

Raw data packet server for Block Island Southeast Lighthouse Station (FW8194), New Shoreham, RI

Show last X hours: 24 Anemometer display:  Sensor frequency (Hz)  Calibrated Wind Speed (mph)

Submit

A1 = Vector Instruments, Inc. A100LM (SN #9881-C930) (Displayed maxima - Inst: 71.9mph @ 15:10:00 0.1s: 70.0mph @ 15:10:00 1s: 62.4mph @ 15:32:07 3s: 57.5mph @ 15:20:09 60s: 42.1mph @ 15:20:16 300s: 37.1mph @ 15:00:46)
A2 = WindSensor P2546A-OPR (SN #4296) (Displayed maxima - NoQC: 73.9mph @ 14:58:21 Inst: 70.6mph @ 14:58:21 0.1s: 67.2mph @ 14:58:21 1s: 59.4mph @ 14:58:22 3s: 55.7mph @ 14:58:23 60s: 40.9mph @ 15:20:16 300s: 35.8mph @ 15:00:46)
A3 = A.S. Richards C5-1263-1 (SN #20015) (Reed Switch) (Displayed maxima - Inst: 59.9mph @ 14:36:21 0.1s: 59.2mph @ 14:36:21 1s: 57.5mph @ 14:36:22 3s: 54.4mph @ 15:14:23 60s: 42.2mph @ 15:20:17 300s: 37.1mph @ 15:00:46)

Table with 14 columns: Received / Valid Period, Station Pressure, Battery, Air Temp / RH, Board Temp, Wind Dir, A1 Max, A1 Min, A1 Pulses / Avg, A2 Max, A2 Min, A2 Pulses / Avg, A3 Max, A3 Min, A3 Pulses / Avg. Rows contain time-stamped data for three sensors (A1, A2, A3) including wind speed, pressure, and battery levels.

2022-01-30 12:17:50 AM EST to 2022-01-30 12:18:50 AM EST (60s)						36.6mph @ 5:17:55 (1s) 32.2mph @ 5:17:57 (3s) 19.5mph @ 5:18:34 (60s) 22.0mph @ 5:17:59 (60s) 21.0mph @ 5:18:13 (300s)	12.9mph @ 5:18:22 (3s) 19.5mph @ 5:18:34 (60s) 20.2mph @ 5:17:50 (300s)		37.6mph @ 5:17:55 (0.1s) 34.8mph @ 5:17:55 (1s) 31.3mph @ 5:17:56 (3s) 21.5mph @ 5:18:03 (60s) 20.8mph @ 5:18:12 (300s)	12.7mph @ 5:18:22 (3s) 19.4mph @ 5:18:35 (60s) 20.1mph @ 5:17:50 (300s)		30.7mph @ 5:17:57 (1s) 22.1mph @ 5:18:04 (60s) 21.0mph @ 5:18:13 (300s)	13.7mph @ 5:18:22 (3s) 19.9mph @ 5:18:36 (60s) 20.3mph @ 5:17:50 (300s)	
2022-01-30 12:17:54 AM EST  2022-01-30 12:16:50 AM EST to 2022-01-30 12:17:50 AM EST (60s)	996.48mb	12.15V	12.6°F 94%	21.2°F	NW (314°)	32.1mph at 5:17:01 32.0mph @ 5:17:01 (0.1s) 28.6mph @ 5:17:01 (1s) 26.2mph @ 5:17:01 (3s) 21.6mph @ 5:17:20 (60s) 20.2mph @ 5:17:34 (300s)	10.3mph at 5:17:38 10.6mph @ 5:17:39 (1s) 11.7mph @ 5:17:40 (3s) 19.2mph @ 5:16:50 (60s) 19.5mph @ 5:16:50 (300s)	5696 / 21.0mph	32.0mph at 5:17:41 33.6mph @ 5:17:00 (NoQC) 30.9mph @ 5:17:00 (1s) 28.5mph @ 5:17:01 (1s) 26.3mph @ 5:16:54 (60s) 21.6mph @ 5:17:22 (60s) 20.1mph @ 5:17:49 (300s)	8.7mph at 5:17:39 9.9mph @ 5:17:39 (1s) 11.5mph @ 5:17:39 (3s) 19.2mph @ 5:16:51 (60s) 19.4mph @ 5:16:50 (300s)	880 / 20.8mph	26.9mph at 5:17:01 26.0mph @ 5:16:55 (1s) 24.7mph @ 5:16:55 (3s) 21.3mph @ 5:17:22 (60s) 20.3mph @ 5:17:50 (300s)	13.6mph at 5:17:39 13.8mph @ 5:17:39 (1s) 14.3mph @ 5:17:40 (3s) 19.2mph @ 5:16:51 (60s) 19.7mph @ 5:16:51 (300s)	1331 / 21.1mph
2022-01-30 12:16:54 AM EST  2022-01-30 12:15:50 AM EST to 2022-01-30 12:16:50 AM EST (60s)	996.42mb	12.14V	12.6°F 94%	21.2°F	NW (313°)	31.1mph at 5:16:09 31.0mph @ 5:16:09 (0.1s) 29.3mph @ 5:16:25 (1s) 27.2mph @ 5:16:26 (3s) 20.3mph @ 5:16:31 (60s) 19.8mph @ 5:16:39 (300s)	12.3mph at 5:16:18 13.2mph @ 5:16:49 (1s) 15.4mph @ 5:16:49 (3s) 19.0mph @ 5:16:08 (60s) 18.9mph @ 5:15:50 (300s)	5209 / 19.3mph	32.1mph at 5:16:09 33.9mph @ 5:16:09 (NoQC) 30.8mph @ 5:16:09 (1s) 29.1mph @ 5:16:10 (1s) 27.0mph @ 5:16:25 (60s) 20.3mph @ 5:16:31 (60s) 19.7mph @ 5:16:39 (300s)	11.1mph at 5:16:15 12.9mph @ 5:16:15 (1s) 14.1mph @ 5:16:15 (3s) 18.9mph @ 5:16:07 (60s) 20.3mph @ 5:15:50 (300s)	814 / 19.3mph	27.1mph at 5:16:23 26.5mph @ 5:16:23 (1s) 26.2mph @ 5:16:25 (3s) 20.3mph @ 5:16:32 (60s) 19.1mph @ 5:16:39 (300s)	15.0mph at 5:16:07 15.4mph @ 5:16:07 (1s) 16.1mph @ 5:16:07 (3s) 19.1mph @ 5:16:09 (60s) 19.1mph @ 5:15:50 (300s)	1213 / 19.3mph
2022-01-30 12:15:54 AM EST  2022-01-30 12:14:50 AM EST to 2022-01-30 12:15:50 AM EST (60s)	996.37mb	12.15V	12.6°F 94%	21.2°F	NW (314°)	33.6mph at 5:15:33 33.5mph @ 5:15:33 (0.1s) 31.8mph @ 5:15:34 (1s) 30.2mph @ 5:15:35 (3s) 21.0mph @ 5:14:50 (60s) 18.9mph @ 5:15:49 (300s)	11.9mph at 5:15:22 12.5mph @ 5:15:22 (1s) 13.5mph @ 5:15:41 (3s) 18.4mph @ 5:15:31 (60s) 17.6mph @ 5:14:50 (300s)	5449 / 20.1mph	36.5mph at 5:15:33 38.3mph @ 5:15:34 (NoQC) 34.5mph @ 5:15:34 (0.1s) 33.7mph @ 5:15:34 (1s) 31.1mph @ 5:15:35 (3s) 20.8mph @ 5:15:06 (60s) 18.7mph @ 5:15:49 (300s)	10.5mph at 5:15:23 11.4mph @ 5:15:23 (1s) 12.7mph @ 5:15:23 (3s) 18.2mph @ 5:15:31 (60s) 17.5mph @ 5:14:50 (300s)	842 / 19.9mph	31.8mph at 5:15:34 31.2mph @ 5:15:34 (1s) 29.4mph @ 5:15:36 (3s) 21.1mph @ 5:14:50 (60s) 19.1mph @ 5:15:50 (300s)	14.0mph at 5:15:23 14.3mph @ 5:15:41 (1s) 15.3mph @ 5:15:42 (3s) 18.7mph @ 5:15:32 (60s) 17.8mph @ 5:14:50 (300s)	1268 / 20.1mph
2022-01-30 12:14:54 AM EST  2022-01-30 12:13:50 AM EST to 2022-01-30 12:14:50 AM EST (60s)	996.36mb	12.15V	12.6°F 94%	21.2°F	NW (316°)	35.4mph at 5:13:51 35.2mph @ 5:13:51 (0.1s) 31.5mph @ 5:13:51 (1s) 29.7mph @ 5:13:51 (3s) 23.2mph @ 5:14:31 (60s) 17.7mph @ 5:14:39 (300s)	9.4mph at 5:14:42 9.9mph @ 5:14:42 (1s) 11.2mph @ 5:14:43 (3s) 19.6mph @ 5:13:50 (60s) 16.4mph @ 5:13:50 (300s)	5688 / 21.0mph	34.2mph at 5:14:10 37.6mph @ 5:14:30 (NoQC) 33.9mph @ 5:14:30 (0.1s) 31.9mph @ 5:14:10 (1s) 29.4mph @ 5:13:51 (3s) 22.9mph @ 5:14:32 (60s) 17.5mph @ 5:14:39 (300s)	8.3mph at 5:14:41 9.2mph @ 5:14:41 (1s) 10.7mph @ 5:14:42 (3s) 19.8mph @ 5:13:50 (60s) 16.3mph @ 5:13:50 (300s)	880 / 20.8mph	29.2mph at 5:13:51 28.5mph @ 5:13:51 (1s) 28.2mph @ 5:13:51 (3s) 23.0mph @ 5:14:33 (60s) 17.9mph @ 5:14:40 (300s)	12.0mph at 5:14:46 12.2mph @ 5:14:47 (1s) 12.4mph @ 5:14:48 (3s) 19.7mph @ 5:13:50 (60s) 16.7mph @ 5:13:50 (300s)	1335 / 21.2mph
2022-01-30 12:13:54 AM EST  2022-01-30 12:12:50 AM EST to 2022-01-30 12:13:50 AM EST (60s)	996.22mb	12.15V	12.6°F 94%	21.3°F	NW (314°)	33.1mph at 5:13:48 32.8mph @ 5:13:48 (0.1s) 30.7mph @ 5:13:16 (1s) 28.1mph @ 5:13:17 (3s) 19.6mph @ 5:13:50 (60s) 16.4mph @ 5:13:50 (300s)	8.7mph at 5:12:57 9.3mph @ 5:12:58 (1s) 10.7mph @ 5:13:04 (3s) 15.9mph @ 5:13:04 (60s) 15.2mph @ 5:12:58 (300s)	5308 / 19.6mph	36.5mph at 5:13:48 36.7mph @ 5:13:45 (NoQC) 33.9mph @ 5:13:48 (0.1s) 31.9mph @ 5:13:49 (1s) 28.6mph @ 5:13:16 (3s) 19.7mph @ 5:13:49 (60s) 16.3mph @ 5:13:49 (300s)	8.9mph at 5:12:50 9.8mph @ 5:12:50 (1s) 10.9mph @ 5:12:59 (3s) 15.9mph @ 5:13:03 (60s) 15.1mph @ 5:13:04 (300s)	833 / 19.7mph	29.6mph at 5:13:15 28.7mph @ 5:13:16 (1s) 27.2mph @ 5:13:18 (3s) 19.7mph @ 5:13:49 (60s) 16.7mph @ 5:13:49 (300s)	11.9mph at 5:12:59 12.0mph @ 5:12:59 (1s) 12.2mph @ 5:13:01 (3s) 16.5mph @ 5:13:05 (60s) 15.5mph @ 5:13:04 (300s)	1243 / 19.8mph
2022-01-30 12:12:54 AM EST  2022-01-30 12:11:50 AM EST to 2022-01-30 12:12:50 AM EST (60s)	996.39mb	12.16V	12.7°F 94%	21.3°F	NW (315°)	29.9mph at 5:12:36 29.8mph @ 5:12:36 (0.1s) 27.0mph @ 5:11:59 (1s) 24.9mph @ 5:11:00 (3s) 19.5mph @ 5:12:39	9.6mph at 5:12:31 10.2mph @ 5:12:31 (1s) 11.9mph @ 5:12:32 (3s) 16.1mph @ 5:11:50 (60s) 14.8mph @ 5:11:55	4745 / 17.6mph	27.6mph at 5:12:35 29.5mph @ 5:12:58 (NoQC) 25.6mph @ 5:11:58 (1s) 24.4mph @ 5:12:36 (3s) 19.2mph @ 5:12:39	8.9mph at 5:12:30 9.7mph @ 5:12:30 (1s) 11.0mph @ 5:12:32 (3s) 16.0mph @ 5:11:50 (60s) 14.6mph @ 5:11:57	737 / 17.5mph	25.3mph at 5:11:59 24.8mph @ 5:11:59 (1s) 24.4mph @ 5:11:50 (3s) 19.9mph @ 5:12:39 (60s) 15.6mph @ 5:12:50	13.2mph at 5:12:50 13.6mph @ 5:12:50 (1s) 14.0mph @ 5:12:48 (3s) 16.1mph @ 5:11:50 (60s) 15.0mph @ 5:11:55	1144 / 18.2mph

12:12:50 AM EST (60s)						(60s) 15.3mph @ 5:12:48 (300s)	(300s)		(60s) 15.2mph @ 5:12:49 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)	
2022-01-30 12:11:54 AM EST	996.30mb	12.15V	12.7°F 94%	21.3°F	<b>NW</b> (314°)	<b>32.4mph</b> at 5:11:42 <b>32.0mph</b> @ 5:11:42 (0.1s)	<b>7.7mph</b> at 5:11:14 <b>8.0mph @</b> 5:11:14 (1s) <b>8.7mph @</b>	4320 / 16.1mph	<b>31.4mph</b> at 5:11:40 <b>33.0mph</b> @ 5:11:40 (NoQC)	<b>7.8mph</b> at 5:11:14 <b>8.5mph @</b> 5:11:15 (1s) <b>9.1mph @</b>	674 / 16.0mph	<b>28.3mph</b> at 5:11:43 <b>27.5mph</b> @ 5:11:43 (1s)	<b>9.7mph</b> at 5:11:16 <b>9.7mph @</b> 5:11:16 (1s) <b>10.0mph</b>	1006 / 16.1mph

2022-01-30 12:10:50 AM EST to 2022-01-30 12:11:50 AM EST (60s)						28.2mph @ 5:11:44 (1s) 27.6mph @ 5:11:44 (3s) 16.1mph @ 5:11:49 (60s) 15.2mph @ 5:11:02 (300s)	5:11:16 (3s) 13.3mph @ 5:11:01 (60s) 14.6mph @ 5:11:36 (300s)		30.0mph @ 5:11:39 (0.1s) 28.1mph @ 5:11:40 (1s) 27.5mph @ 5:11:42 (3s) 16.0mph @ 5:11:50 (60s) 15.0mph @ 5:10:54 (300s)	5:11:16 (3s) 13.3mph @ 5:11:01 (60s) 14.4mph @ 5:11:37 (300s)		26.7mph @ 5:11:44 (3s) 16.1mph @ 5:11:49 (60s) 15.3mph @ 5:11:04 (300s)	@ 5:11:17 (3s) 13.8mph @ 5:11:31 (60s) 14.7mph @ 5:11:36 (300s)	
2022-01-30 12:10:54 AM EST  2022-01-30 12:09:50 AM EST to 2022-01-30 12:10:50 AM EST (60s)	996.46mb	12.16V	12.8°F 94%	21.3°F	NW (307°)	22.5mph at 5:10:00 21.7mph @ 5:10:00 (1s) 20.0mph @ 5:10:02 (1s) 15.9mph @ 5:10:02 (60s) 15.5mph @ 5:10:02 (300s)	7.2mph at 5:10:18 7.5mph @ 5:10:18 (1s) 8.3mph @ 5:10:19 (3s) 13.8mph @ 5:10:46 (60s) 15.1mph @ 5:10:45 (300s)	3735 / 14.0mph	24.9mph at 5:10:27 22.6mph @ 5:10:27 (1s) 19.6mph @ 5:10:02 (1s) 15.6mph @ 5:10:08 (60s) 15.2mph @ 5:10:02 (300s)	6.6mph at 5:10:18 7.2mph @ 5:10:18 (1s) 7.8mph @ 5:10:19 (3s) 13.7mph @ 5:10:47 (60s) 14.9mph @ 5:10:47 (300s)	582 / 13.9mph	19.4mph at 5:10:27 18.8mph @ 5:10:27 (1s) 17.8mph @ 5:10:02 (1s) 15.9mph @ 5:10:04 (60s) 15.6mph @ 5:10:03 (300s)	10.0mph at 5:10:21 10.1mph @ 5:10:21 (1s) 10.5mph / 14.0mph @ 5:10:47 (60s) 15.3mph @ 5:10:48 (300s)	876 / 14.1mph
2022-01-30 12:09:54 AM EST  2022-01-30 12:08:50 AM EST to 2022-01-30 12:09:50 AM EST (60s)	996.42mb	12.16V	12.8°F 94%	21.4°F	NW (318°)	24.5mph at 5:09:18 22.6mph @ 5:09:16 (1s) 21.8mph @ 5:09:18 (3s) 15.0mph @ 5:09:43 (60s) 15.4mph @ 5:09:49 (300s)	7.5mph at 5:08:53 7.6mph @ 5:08:53 (1s) 8.1mph @ 5:08:55 (3s) 13.4mph @ 5:08:56 (60s) 14.9mph @ 5:08:55 (300s)	4005 / 14.9mph	25.3mph at 5:09:18 25.5mph @ 5:09:17 (NoQC) 22.1mph @ 5:09:18 (1s) 21.5mph @ 5:09:18 (3s) 14.6mph @ 5:09:50 (60s) 15.2mph @ 5:09:46 (300s)	6.2mph at 5:08:53 6.9mph @ 5:08:53 (1s) 8.0mph @ 5:08:54 (3s) 13.1mph @ 5:09:14 (60s) 14.7mph @ 5:08:55 (300s)	613 / 14.6mph	21.5mph at 5:09:18 21.2mph @ 5:09:18 (1s) 20.6mph @ 5:09:19 (3s) 15.3mph @ 5:09:49 (60s) 15.5mph @ 5:09:49 (300s)	9.2mph at 5:08:55 9.2mph @ 5:08:55 (1s) 9.5mph @ 5:08:55 (3s) 13.8mph @ 5:08:57 (60s) 15.0mph @ 5:08:56 (300s)	951 / 15.3mph
2022-01-30 12:08:54 AM EST  2022-01-30 12:07:50 AM EST to 2022-01-30 12:08:50 AM EST (60s)	996.31mb	12.15V	12.7°F 94%	21.4°F	NW (317°)	23.9mph at 5:08:11 23.1mph @ 5:08:11 (1s) 20.3mph @ 5:08:12 (3s) 15.2mph @ 5:07:50 (60s) 15.4mph @ 5:07:50 (300s)	8.9mph at 5:08:02 9.3mph @ 5:08:02 (1s) 10.0mph @ 5:08:02 (3s) 13.4mph @ 5:08:34 (60s) 15.1mph @ 5:08:49 (300s)	3755 / 14.0mph	24.7mph at 5:08:11 25.7mph @ 5:08:11 (NoQC) 23.1mph @ 5:08:11 (1s) 20.1mph @ 5:08:13 (3s) 15.0mph @ 5:07:50 (60s) 15.1mph @ 5:07:56 (300s)	8.4mph at 5:08:49 9.1mph @ 5:08:49 (1s) 11.0mph @ 5:08:49 (3s) 13.3mph @ 5:08:34 (60s) 14.8mph @ 5:08:49 (300s)	586 / 14.0mph	19.6mph at 5:08:12 19.3mph @ 5:08:12 (1s) 18.3mph @ 5:08:13 (3s) 15.1mph @ 5:07:50 (60s) 15.4mph @ 5:07:50 (300s)	11.5mph at 5:08:22 11.6mph @ 5:08:37 (1s) 11.4mph @ 5:07:50 (3s) 13.4mph @ 5:08:37 (60s) 15.1mph @ 5:08:42 (300s)	884 / 14.3mph
2022-01-30 12:07:54 AM EST  2022-01-30 12:06:50 AM EST to 2022-01-30 12:07:50 AM EST (60s)	996.41mb	12.15V	12.7°F 94%	21.4°F	NW (310°)	25.3mph at 5:06:57 23.7mph @ 5:06:51 (1s) 21.7mph @ 5:06:52 (3s) 18.8mph @ 5:07:00 (60s) 15.5mph @ 5:06:56 (300s)	9.0mph at 5:07:19 9.4mph @ 5:07:19 (1s) 10.4mph @ 5:07:20 (3s) 15.2mph @ 5:07:49 (60s) 15.3mph @ 5:07:26 (300s)	4092 / 15.2mph	25.4mph at 5:06:50 26.1mph @ 5:07:30 (NoQC) 23.1mph @ 5:06:50 (1s) 21.2mph @ 5:06:52 (3s) 18.5mph @ 5:07:01 (60s) 15.2mph @ 5:06:55 (300s)	7.8mph at 5:07:18 8.8mph @ 5:07:19 (1s) 9.5mph @ 5:07:38 (3s) 15.0mph @ 5:07:49 (60s) 15.0mph @ 5:07:20 (300s)	631 / 15.0mph	21.8mph at 5:07:31 21.3mph @ 5:07:31 (1s) 20.2mph @ 5:07:32 (3s) 18.7mph @ 5:07:02 (60s) 15.5mph @ 5:06:56 (300s)	10.0mph at 5:07:39 10.2mph @ 5:07:39 (1s) 10.5mph @ 5:07:40 (3s) 15.1mph @ 5:07:49 (60s) 15.3mph @ 5:07:21 (300s)	943 / 15.2mph
2022-01-30 12:06:54 AM EST  2022-01-30 12:05:50 AM EST to 2022-01-30 12:06:50 AM EST (60s)	996.36mb	12.15V	12.7°F 94%	21.4°F	NW (316°)	27.4mph at 5:06:27 24.8mph @ 5:06:31 (1s) 23.4mph @ 5:06:31 (3s) 17.7mph @ 5:06:50 (60s) 15.7mph @ 5:06:50 (300s)	9.6mph at 5:05:52 10.2mph @ 5:05:52 (1s) 11.2mph @ 5:05:54 (3s) 14.8mph @ 5:06:01 (60s) 15.3mph @ 5:06:43 (300s)	4772 / 17.7mph	27.1mph at 5:06:29 28.3mph @ 5:06:29 (NoQC) 24.5mph @ 5:06:30 (1s) 23.5mph @ 5:06:32 (3s) 17.5mph @ 5:06:50 (60s) 15.4mph @ 5:06:50 (300s)	8.8mph at 5:05:52 9.6mph @ 5:05:50 (1s) 10.3mph @ 5:05:52 (3s) 14.5mph @ 5:06:01 (60s) 15.0mph @ 5:06:43 (300s)	739 / 17.5mph	26.0mph at 5:06:27 24.8mph @ 5:06:28 (1s) 24.0mph @ 5:06:28 (3s) 17.7mph @ 5:06:50 (60s) 15.6mph @ 5:06:50 (300s)	11.2mph at 5:05:53 11.4mph @ 5:05:53 (1s) 11.7mph @ 5:05:54 (3s) 15.2mph @ 5:06:02 (60s) 15.3mph @ 5:06:45 (300s)	1110 / 17.7mph
2022-01-30 12:05:54 AM EST  2022-01-30 12:04:50 AM EST to 2022-01-30 12:05:50 AM EST (60s)	996.48mb	12.15V	12.8°F 94%	21.4°F	NW (316°)	32.5mph at 5:05:33 29.2mph @ 5:05:33 (0.1s) 29.2mph @ 5:05:33 (1s) 26.7mph @ 5:05:35 (3s) 15.0mph @ 5:05:49 (60s) 15.7mph @ 5:05:41 (300s)	8.1mph at 5:05:21 8.4mph @ 5:05:22 (1s) 10.2mph @ 5:05:23 (3s) 13.1mph @ 5:04:53 (60s) 15.5mph @ 5:05:32 (300s)	4036 / 15.0mph	29.1mph at 5:05:34 33.0mph @ 5:05:33 (NoQC) 30.2mph @ 5:05:33 (0.1s) 28.5mph @ 5:05:33 (1s) 26.6mph @ 5:05:35 (3s) 15.0mph @ 5:05:48 (60s) 15.5mph @ 5:05:01 (300s)	8.0mph at 5:05:22 8.9mph @ 5:05:22 (1s) 10.3mph @ 5:05:22 (3s) 12.4mph @ 5:04:53 (60s) 15.2mph @ 5:05:32 (300s)	627 / 14.9mph	27.7mph at 5:05:34 27.3mph @ 5:05:34 (1s) 25.8mph @ 5:05:36 (3s) 15.4mph @ 5:05:49 (60s) 15.6mph @ 5:05:50 (300s)	10.3mph at 5:05:22 10.5mph @ 5:05:22 (1s) 11.1mph @ 5:05:23 (3s) 12.7mph @ 5:04:54 (60s) 15.5mph @ 5:05:32 (300s)	958 / 15.4mph

2022-01-30 12:04:54 AM EST	996.54mb	12.16V	12.7°F 94%	21.5°F	NW (316°)	<b>20.1mph</b> at 5:03:51 19.2mph @ 5:03:51 (1s) 18.3mph @ 5:03:52 (3s) 15.6mph @ 5:03:51 (60s) 16.1mph @ 5:04:18 (300s)	<b>7.9mph</b> at 5:04:42 8.2mph @ 5:04:43 (1s) 8.8mph @ 5:04:44 (3s) 13.4mph @ 5:04:49 (60s) 15.7mph @ 5:04:45 (300s)	3570 / 13.4mph	<b>23.3mph</b> at 5:03:51 20.5mph @ 5:03:51 (1s) 19.2mph @ 5:03:52 (3s) 15.5mph @ 5:03:53 (60s) 15.9mph @ 5:04:18 (300s)	<b>5.8mph</b> at 5:04:42 6.6mph @ 5:04:42 (1s) 7.6mph @ 5:04:43 (3s) 12.7mph @ 5:04:50 (60s) 15.4mph @ 5:04:46 (300s)	535 / 12.8mph	<b>18.0mph</b> at 5:03:51 17.7mph @ 5:03:51 (1s) 16.9mph @ 5:03:52 (3s) 15.6mph @ 5:03:52 (60s) 16.1mph @ 5:04:18 (300s)	<b>9.3mph</b> at 5:04:43 9.4mph @ 5:04:43 (1s) 9.7mph @ 5:04:45 (3s) 13.0mph @ 5:04:49 (60s) 15.7mph @ 5:04:49 (300s)	805 / 13.0mph
2022-01-30 12:03:54 AM EST	996.49mb	12.14V	12.7°F 94%	21.5°F	NW (317°)	<b>24.0mph</b> at 5:03:02 21.8mph @ 5:03:03 (1s) 20.0mph @ 5:03:03 (3s) 15.6mph @ 5:03:49 (60s) 16.1mph @ 5:03:06 (300s)	<b>9.8mph</b> at 5:03:26 10.6mph @ 5:03:26 (1s) 11.6mph @ 5:03:26 (3s) 14.4mph @ 5:03:27 (60s) 15.7mph @ 5:02:50 (300s)	4200 / 15.6mph	<b>24.9mph</b> at 5:03:14 21.4mph @ 5:03:14 (1s) 19.5mph @ 5:03:00 (3s) 15.2mph @ 5:03:49 (60s) 15.9mph @ 5:03:09 (300s)	<b>8.7mph</b> at 5:03:17 9.9mph @ 5:03:17 (1s) 11.3mph @ 5:03:19 (3s) 14.0mph @ 5:03:13 (60s) 15.5mph @ 5:02:50 (300s)	641 / 15.3mph	<b>19.8mph</b> at 5:02:58 19.4mph @ 5:02:58 (1s) 19.4mph @ 5:03:00 (3s) 15.5mph @ 5:03:49 (60s) 16.1mph @ 5:03:07 (300s)	<b>12.1mph</b> at 5:03:25 12.3mph @ 5:03:26 (1s) 12.8mph @ 5:02:50 (3s) 14.7mph @ 5:03:28 (60s) 15.9mph @ 5:02:50 (300s)	967 / 15.5mph
2022-01-30 12:02:54 AM EST	996.48mb	12.14V	12.7°F 94%	21.5°F	NW (316°)	<b>25.7mph</b> at 5:01:57 24.3mph @ 5:01:57 (1s) 21.7mph @ 5:01:58 (3s) 19.7mph @ 5:02:06 (60s) 15.8mph @ 5:02:29 (300s)	<b>8.0mph</b> at 5:02:35 8.4mph @ 5:02:36 (1s) 9.0mph @ 5:02:37 (3s) 15.1mph @ 5:02:49 (60s) 15.5mph @ 5:01:50 (300s)	4062 / 15.1mph	<b>25.8mph</b> at 5:02:06 26.8mph @ 5:01:57 (NoQC) 23.7mph @ 5:01:57 (1s) 21.2mph @ 5:01:58 (3s) 19.6mph @ 5:02:06 (60s) 15.6mph @ 5:02:29 (300s)	<b>8.5mph</b> at 5:02:33 9.6mph @ 5:02:34 (1s) 10.5mph @ 5:02:48 (3s) 15.0mph @ 5:02:49 (60s) 15.3mph @ 5:01:50 (300s)	633 / 15.1mph	<b>21.7mph</b> at 5:01:57 21.2mph @ 5:01:57 (1s) 20.2mph @ 5:01:59 (3s) 19.7mph @ 5:02:07 (60s) 15.9mph @ 5:02:31 (300s)	<b>11.0mph</b> at 5:02:36 11.3mph @ 5:02:36 (1s) 11.8mph @ 5:02:37 (3s) 15.4mph @ 5:02:49 (60s) 15.6mph @ 5:01:53 (300s)	961 / 15.4mph
2022-01-30 12:01:54 AM EST	996.45mb	12.15V	12.7°F 94%	21.5°F	NW (315°)	<b>32.4mph</b> at 5:01:33 32.0mph @ 5:01:33 (0.1s) 30.0mph @ 5:01:35 (1s) 28.5mph @ 5:01:12 (3s) 19.3mph @ 5:01:50 (60s) 15.6mph @ 5:01:44 (300s)	<b>10.4mph</b> at 5:01:24 11.0mph @ 5:01:25 (1s) 11.4mph @ 5:01:27 (3s) 14.9mph @ 5:00:53 (60s) 15.0mph @ 5:01:06 (300s)	5223 / 19.3mph	<b>32.8mph</b> at 5:01:34 34.8mph @ 5:01:34 (NoQC) 31.9mph @ 5:01:34 (0.1s) 30.2mph @ 5:01:35 (1s) 28.6mph @ 5:01:12 (3s) 19.1mph @ 5:01:49 (60s) 15.4mph @ 5:01:44 (300s)	<b>8.7mph</b> at 5:01:26 9.4mph @ 5:01:26 (1s) 10.2mph @ 5:01:27 (3s) 15.0mph @ 5:00:53 (60s) 14.8mph @ 5:01:06 (300s)	804 / 19.0mph	<b>29.1mph</b> at 5:01:11 28.5mph @ 5:01:11 (1s) 27.4mph @ 5:01:13 (3s) 19.5mph @ 5:01:49 (60s) 15.7mph @ 5:01:45 (300s)	<b>13.7mph</b> at 5:01:26 14.0mph @ 5:01:27 (1s) 14.7mph @ 5:01:27 (3s) 14.9mph @ 5:00:53 (60s) 15.1mph @ 5:01:07 (300s)	1228 / 19.5mph
2022-01-30 12:00:54 AM EST	996.51mb	12.14V	12.8°F 94%	21.5°F	NW (308°)	<b>23.9mph</b> at 5:00:02 21.9mph @ 5:00:02 (1s) 19.4mph @ 5:00:04 (3s) 16.3mph @ 5:00:17 (60s) 15.4mph @ 5:00:32 (300s)	<b>10.3mph</b> at 5:00:00 11.2mph @ 5:00:37 (1s) 12.3mph @ 5:00:37 (3s) 14.6mph @ 4:59:50 (60s) 15.1mph @ 5:00:49 (300s)	4049 / 15.1mph	<b>24.4mph</b> at 5:00:02 21.3mph @ 5:00:02 (1s) 19.1mph @ 5:00:04 (3s) 16.1mph @ 5:00:17 (60s) 15.2mph @ 5:00:32 (300s)	<b>9.3mph</b> at 5:00:36 10.4mph @ 5:00:37 (1s) 11.5mph @ 5:00:37 (3s) 14.5mph @ 4:59:50 (60s) 14.9mph @ 5:00:49 (300s)	636 / 15.1mph	<b>18.5mph</b> at 5:00:02 18.0mph @ 5:00:03 (1s) 17.3mph @ 5:00:04 (3s) 16.1mph @ 5:00:18 (60s) 15.5mph @ 5:00:34 (300s)	<b>12.1mph</b> at 5:00:37 12.4mph @ 5:00:37 (1s) 12.9mph @ 5:00:38 (3s) 14.8mph @ 4:59:50 (60s) 15.2mph @ 5:00:50 (300s)	934 / 15.0mph
2022-01-29 11:59:54 PM EST	996.49mb	12.14V	12.8°F 94%	21.5°F	NW (319°)	<b>23.9mph</b> at 4:59:40 21.4mph @ 4:59:27 (1s) 19.9mph @ 4:59:29 (3s) 15.0mph @ 4:59:06 (60s) 15.5mph @ 4:59:10 (300s)	<b>6.4mph</b> at 4:59:09 6.7mph @ 4:59:09 (1s) 7.7mph @ 4:59:15 (3s) 13.3mph @ 4:59:24 (60s) 15.3mph @ 4:59:47 (300s)	3912 / 14.6mph	<b>25.1mph</b> at 4:59:27 26.5mph @ 4:59:31 (NoQC) 22.2mph @ 4:59:32 (1s) 20.5mph @ 4:59:29 (3s) 14.7mph @ 4:59:06 (60s) 15.3mph @ 4:59:10 (300s)	<b>5.7mph</b> at 4:59:08 6.4mph @ 4:59:09 (1s) 8.0mph @ 4:59:09 (3s) 13.3mph @ 4:59:24 (60s) 15.0mph @ 4:59:50 (300s)	611 / 14.6mph	<b>20.2mph</b> at 4:59:32 19.9mph @ 4:59:33 (1s) 19.4mph @ 4:59:33 (3s) 15.0mph @ 4:59:07 (60s) 15.7mph @ 4:59:11 (300s)	<b>9.1mph</b> at 4:59:15 9.2mph @ 4:59:16 (1s) 9.3mph @ 4:59:16 (3s) 13.6mph @ 4:59:24 (60s) 15.4mph @ 4:59:49 (300s)	922 / 14.8mph

2022-01-29 11:58:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:57:50 PM EST to 2022-01-29 11:58:50 PM EST (60s)</b>	996.55mb	12.15V	12.8°F 94%	21.5°F	NW (314°)	<b>22.8mph</b> at 4:58:14 <b>21.5mph</b> @ 4:58:13 (1s) <b>19.8mph</b> @ 4:58:15 (3s) <b>14.7mph</b> @ 4:58:45 (60s) <b>16.0mph</b> @ 4:57:50 (300s)	<b>6.0mph</b> at 4:58:02 <b>6.3mph</b> @ 4:58:03 (1s) <b>7.9mph</b> @ 4:58:04 (3s) <b>13.1mph</b> @ 4:58:09 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:58:30 (300s)	3917 / 14.6mph	<b>26.1mph</b> at 4:58:13 <b>28.2mph</b> @ 4:58:12 (NoQC) <b>22.9mph</b> @ 4:58:13 (1s) <b>20.1mph</b> @ 4:58:21 (3s) <b>14.3mph</b> @ 4:58:45 (60s) <b>15.8mph</b> @ 4:57:50 (300s)	<b>6.4mph</b> at 4:58:02 <b>6.8mph</b> @ 4:58:02 (1s) <b>8.0mph</b> @ 4:58:04 (3s) <b>12.7mph</b> @ 4:58:10 (60s) <b>15.1mph</b> @ 4:58:30 (300s)	598 / 14.3mph	<b>20.7mph</b> at 4:58:13 <b>20.0mph</b> @ 4:58:13 (1s) <b>19.3mph</b> @ 4:58:15 (3s) <b>14.8mph</b> @ 4:58:46 (60s) <b>16.0mph</b> @ 4:57:50 (300s)	<b>10.1mph</b> at 4:58:03 <b>10.3mph</b> @ 4:58:04 (1s) <b>10.8mph</b> @ 4:58:04 (3s) <b>13.4mph</b> @ 4:58:10 (60s) <b>15.5mph</b> @ 4:58:31 (300s)	919 / 14.8mph
2022-01-29 11:57:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:56:50 PM EST to 2022-01-29 11:57:50 PM EST (60s)</b>	996.51mb	12.14V	12.8°F 94%	21.6°F	NW (312°)	<b>22.7mph</b> at 4:56:56 <b>22.0mph</b> @ 4:56:56 (1s) <b>19.9mph</b> @ 4:56:58 (3s) <b>17.4mph</b> @ 4:56:53 (60s) <b>16.0mph</b> @ 4:57:37 (300s)	<b>6.4mph</b> at 4:57:40 <b>6.8mph</b> @ 4:57:40 (1s) <b>8.1mph</b> @ 4:57:42 (3s) <b>14.0mph</b> @ 4:57:49 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:56:50 (300s)	3757 / 14.0mph	<b>25.5mph</b> at 4:56:56 <b>22.6mph</b> @ 4:56:56 (1s) <b>19.9mph</b> @ 4:56:58 (3s) <b>17.1mph</b> @ 4:56:57 (60s) <b>15.9mph</b> @ 4:57:36 (300s)	<b>7.0mph</b> at 4:57:40 <b>7.9mph</b> @ 4:57:40 (1s) <b>8.8mph</b> @ 4:57:41 (3s) <b>13.7mph</b> @ 4:57:49 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:56:51 (300s)	576 / 13.7mph	<b>19.2mph</b> at 4:56:50 <b>19.7mph</b> @ 4:56:50 (1s) <b>19.1mph</b> @ 4:56:50 (3s) <b>17.5mph</b> @ 4:56:54 (60s) <b>16.1mph</b> @ 4:57:39 (300s)	<b>10.1mph</b> at 4:57:44 <b>10.2mph</b> @ 4:57:44 (1s) <b>10.3mph</b> @ 4:57:44 (3s) <b>14.1mph</b> @ 4:57:49 (60s) <b>15.5mph</b> @ 4:56:50 (300s)	875 / 14.1mph
2022-01-29 11:56:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:55:50 PM EST to 2022-01-29 11:56:50 PM EST (60s)</b>	996.36mb	12.16V	12.7°F 94%	21.6°F	NW (311°)	<b>28.4mph</b> at 4:56:12 <b>26.0mph</b> @ 4:56:13 (1s) <b>24.6mph</b> @ 4:56:13 (3s) <b>18.4mph</b> @ 4:56:20 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:56:50 (300s)	<b>7.7mph</b> at 4:56:23 <b>8.5mph</b> @ 4:56:24 (1s) <b>9.8mph</b> @ 4:56:24 (3s) <b>15.8mph</b> @ 4:55:50 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:55:50 (300s)	4682 / 17.4mph	<b>26.8mph</b> at 4:56:12 <b>29.1mph</b> @ 4:56:12 (NoQC) <b>24.2mph</b> @ 4:56:13 (1s) <b>23.5mph</b> @ 4:56:12 (3s) <b>18.1mph</b> @ 4:56:20 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:56:49 (300s)	<b>7.2mph</b> at 4:56:23 <b>8.0mph</b> @ 4:56:24 (1s) <b>9.6mph</b> @ 4:56:24 (3s) <b>15.6mph</b> @ 4:55:52 (60s) <b>14.7mph</b> @ 4:55:54 (300s)	722 / 17.1mph	<b>25.7mph</b> at 4:56:13 <b>24.9mph</b> @ 4:56:13 (1s) <b>23.7mph</b> @ 4:56:14 (3s) <b>18.2mph</b> @ 4:56:22 (60s) <b>15.9mph</b> @ 4:55:49 (300s)	<b>11.5mph</b> at 4:56:24 <b>11.6mph</b> @ 4:56:24 (1s) <b>12.5mph</b> @ 4:56:24 (3s) <b>16.0mph</b> @ 4:55:50 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:55:50 (300s)	1099 / 17.5mph
2022-01-29 11:55:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:54:49 PM EST to 2022-01-29 11:55:49 PM EST (60s)</b>	996.35mb	12.16V	12.7°F 94%	21.6°F	NW (313°)	<b>32.1mph</b> at 4:55:38 <b>32.0mph</b> @ 4:55:38 (0.1s) <b>29.2mph</b> @ 4:55:39 (1s) <b>26.0mph</b> @ 4:55:41 (3s) <b>16.8mph</b> @ 4:55:14 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:55:05 (300s)	<b>10.0mph</b> at 4:55:06 <b>10.6mph</b> @ 4:55:16 (1s) <b>11.2mph</b> @ 4:55:18 (3s) <b>14.9mph</b> @ 4:55:37 (60s) <b>14.4mph</b> @ 4:55:30 (300s)	4247 / 15.8mph	<b>30.7mph</b> at 4:55:38 <b>34.0mph</b> @ 4:55:38 (NoQC) <b>30.9mph</b> @ 4:55:38 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 4:55:39 (1s) <b>26.1mph</b> @ 4:55:41 (3s) <b>16.6mph</b> @ 4:55:15 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:55:05 (300s)	<b>9.5mph</b> at 4:55:15 <b>10.4mph</b> @ 4:55:16 (1s) <b>11.5mph</b> @ 4:55:17 (3s) <b>14.8mph</b> @ 4:55:37 (60s) <b>14.4mph</b> @ 4:55:31 (300s)	660 / 15.7mph	<b>25.7mph</b> at 4:55:39 <b>25.3mph</b> @ 4:55:39 (1s) <b>24.7mph</b> @ 4:55:41 (3s) <b>17.0mph</b> @ 4:55:16 (60s) <b>14.9mph</b> @ 4:55:07 (300s)	<b>12.0mph</b> at 4:55:19 <b>12.1mph</b> @ 4:55:19 (1s) <b>12.5mph</b> @ 4:55:20 (3s) <b>15.4mph</b> @ 4:55:38 (60s) <b>14.5mph</b> @ 4:55:31 (300s)	998 / 16.0mph
2022-01-29 11:54:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:53:49 PM EST to 2022-01-29 11:54:49 PM EST (60s)</b>	996.54mb	12.15V	12.7°F 94%	21.6°F	NW (304°)	<b>28.4mph</b> at 4:54:27 <b>25.6mph</b> @ 4:54:27 (1s) <b>24.3mph</b> @ 4:54:28 (3s) <b>17.3mph</b> @ 4:53:49 (60s) <b>14.6mph</b> @ 4:54:48 (300s)	<b>6.1mph</b> at 4:54:08 <b>6.3mph</b> @ 4:54:08 (1s) <b>6.6mph</b> @ 4:54:09 (3s) <b>13.5mph</b> @ 4:54:23 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:54:15 (300s)	4156 / 15.5mph	<b>28.8mph</b> at 4:54:26 <b>29.6mph</b> @ 4:54:26 (NoQC) <b>26.7mph</b> @ 4:54:27 (1s) <b>24.9mph</b> @ 4:54:28 (3s) <b>17.2mph</b> @ 4:53:49 (60s) <b>14.6mph</b> @ 4:54:49 (300s)	<b>6.1mph</b> at 4:54:08 <b>6.7mph</b> @ 4:54:08 (1s) <b>7.4mph</b> @ 4:54:08 (3s) <b>13.0mph</b> @ 4:54:24 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:54:15 (300s)	640 / 15.2mph	<b>23.9mph</b> at 4:54:28 <b>23.5mph</b> @ 4:54:28 (1s) <b>22.9mph</b> @ 4:54:29 (3s) <b>17.1mph</b> @ 4:53:49 (60s) <b>14.7mph</b> @ 4:54:49 (300s)	<b>8.1mph</b> at 4:54:09 <b>8.1mph</b> @ 4:54:09 (1s) <b>8.6mph</b> @ 4:54:10 (3s) <b>13.0mph</b> @ 4:54:24 (60s) <b>14.3mph</b> @ 4:54:16 (300s)	965 / 15.5mph
2022-01-29 11:53:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:52:49 PM EST to 2022-01-29 11:53:49 PM EST (60s)</b>	996.61mb	12.16V	12.8°F 94%	21.6°F	NW (308°)	<b>29.7mph</b> at 4:53:15 <b>29.6mph</b> @ 4:53:15 (0.1s) <b>26.4mph</b> @ 4:53:16 (1s) <b>22.6mph</b> @ 4:53:16 (3s) <b>17.3mph</b> @ 4:53:45 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:53:28 (300s)	<b>10.1mph</b> at 4:53:39 <b>10.3mph</b> @ 4:53:39 (1s) <b>11.8mph</b> @ 4:53:48 (3s) <b>11.1mph</b> @ 4:52:49 (60s) <b>13.5mph</b> @ 4:52:49 (300s)	4661 / 17.3mph	<b>28.1mph</b> at 4:53:15 <b>29.0mph</b> @ 4:53:15 (NoQC) <b>25.4mph</b> @ 4:53:16 (1s) <b>23.0mph</b> @ 4:53:16 (3s) <b>17.4mph</b> @ 4:53:40 (60s) <b>14.3mph</b> @ 4:53:29 (300s)	<b>8.7mph</b> at 4:53:45 <b>9.4mph</b> @ 4:53:46 (1s) <b>10.4mph</b> @ 4:53:47 (3s) <b>11.5mph</b> @ 4:52:49 (60s) <b>13.6mph</b> @ 4:52:49 (300s)	727 / 17.3mph	<b>23.2mph</b> at 4:53:16 <b>22.8mph</b> @ 4:53:16 (1s) <b>21.8mph</b> @ 4:52:57 (3s) <b>17.3mph</b> @ 4:53:38 (60s) <b>14.3mph</b> @ 4:53:24 (300s)	<b>11.3mph</b> at 4:53:42 <b>11.4mph</b> @ 4:53:42 (1s) <b>11.8mph</b> @ 4:53:48 (3s) <b>11.6mph</b> @ 4:52:49 (60s) <b>13.9mph</b> @ 4:52:49 (300s)	1071 / 17.1mph

2022-01-29 11:52:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:51:49 PM EST to 2022-01-29 11:52:49 PM EST (60s)</b>	996.61mb	12.14V	12.8°F 94%	21.6°F	<b>NW (309°)</b>	<b>16.8mph</b> at 4:52:06 <b>16.1mph</b> @ 4:52:07 (1s) <b>15.5mph</b> @ 4:52:08 (3s) <b>14.1mph</b> @ 4:51:49 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:51:49 (300s)	<b>6.6mph</b> at 4:52:33 <b>7.0mph</b> @ 4:52:34 (1s) <b>8.2mph</b> @ 4:52:12 (3s) <b>10.9mph</b> @ 4:52:35 (60s) <b>13.5mph</b> @ 4:52:44 (300s)	2954 / 11.1mph	<b>19.3mph</b> at 4:52:41 <b>17.0mph</b> @ 4:52:42 (1s) <b>15.5mph</b> @ 4:52:07 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:51:50 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:51:49 (300s)	<b>6.7mph</b> at 4:51:58 <b>7.4mph</b> @ 4:51:58 (1s) <b>8.3mph</b> @ 4:51:59 (3s) <b>11.1mph</b> @ 4:52:35 (60s) <b>13.6mph</b> @ 4:52:41 (300s)	481 / 11.5mph	<b>14.7mph</b> at 4:52:42 <b>14.5mph</b> @ 4:52:43 (1s) <b>14.0mph</b> @ 4:52:44 (3s) <b>14.2mph</b> @ 4:51:50 (60s) <b>14.5mph</b> @ 4:51:49 (300s)	<b>8.9mph</b> at 4:52:23 <b>9.0mph</b> @ 4:52:17 (1s) <b>9.2mph</b> @ 4:52:25 (3s) <b>11.3mph</b> @ 4:52:37 (60s) <b>13.9mph</b> @ 4:52:44 (300s)	710 / 11.6mph
2022-01-29 11:51:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:50:49 PM EST to 2022-01-29 11:51:49 PM EST (60s)</b>	996.62mb	12.14V	12.8°F 94%	21.6°F	<b>NW (304°)</b>	<b>20.2mph</b> at 4:51:01 <b>18.8mph</b> @ 4:51:02 (1s) <b>17.3mph</b> @ 4:51:21 (3s) <b>15.8mph</b> @ 4:51:06 (60s) <b>15.0mph</b> @ 4:51:03 (300s)	<b>9.1mph</b> at 4:51:48 <b>10.2mph</b> @ 4:51:39 (1s) <b>10.6mph</b> @ 4:51:39 (3s) <b>14.1mph</b> @ 4:51:48 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:51:48 (300s)	3767 / 14.1mph	<b>21.5mph</b> at 4:51:19 <b>18.8mph</b> @ 4:51:01 (1s) <b>17.1mph</b> @ 4:51:21 (3s) <b>15.8mph</b> @ 4:51:06 (60s) <b>15.0mph</b> @ 4:51:03 (300s)	<b>8.9mph</b> at 4:51:38 <b>9.8mph</b> @ 4:51:39 (1s) <b>10.4mph</b> @ 4:51:39 (3s) <b>14.1mph</b> @ 4:51:49 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:51:49 (300s)	594 / 14.2mph	<b>17.1mph</b> at 4:50:56 <b>16.8mph</b> @ 4:50:56 (1s) <b>16.2mph</b> @ 4:51:03 (3s) <b>16.0mph</b> @ 4:51:07 (60s) <b>15.3mph</b> @ 4:51:04 (300s)	<b>10.8mph</b> at 4:51:40 <b>11.0mph</b> @ 4:51:40 (1s) <b>11.5mph</b> @ 4:51:41 (3s) <b>14.2mph</b> @ 4:51:49 (60s) <b>14.5mph</b> @ 4:51:49 (300s)	881 / 14.2mph
2022-01-29 11:50:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:49:49 PM EST to 2022-01-29 11:50:49 PM EST (60s)</b>	996.64mb	12.16V	12.8°F 94%	21.6°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>26.0mph</b> at 4:50:22 <b>24.0mph</b> @ 4:50:22 (1s) <b>21.2mph</b> @ 4:50:24 (3s) <b>15.4mph</b> @ 4:50:31 (60s) <b>14.9mph</b> @ 4:50:48 (300s)	<b>9.0mph</b> at 4:50:46 <b>9.3mph</b> @ 4:50:46 (1s) <b>10.3mph</b> @ 4:50:34 (3s) <b>12.9mph</b> @ 4:49:57 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:49:54 (300s)	4006 / 14.9mph	<b>25.4mph</b> at 4:50:13 <b>26.3mph</b> @ 4:50:22 (NoQC) <b>22.9mph</b> @ 4:50:22 (1s) <b>21.9mph</b> @ 4:50:13 (3s) <b>15.4mph</b> @ 4:50:31 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:50:48 (300s)	<b>8.1mph</b> at 4:49:57 <b>9.0mph</b> @ 4:49:57 (1s) <b>9.7mph</b> @ 4:50:02 (3s) <b>13.1mph</b> @ 4:49:57 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:49:49 (300s)	623 / 14.8mph	<b>21.5mph</b> at 4:50:22 <b>21.1mph</b> @ 4:50:23 (1s) <b>20.5mph</b> @ 4:50:13 (3s) <b>15.9mph</b> @ 4:50:31 (60s) <b>15.1mph</b> @ 4:50:49 (300s)	<b>10.6mph</b> at 4:50:05 <b>10.7mph</b> @ 4:50:05 (1s) <b>11.0mph</b> @ 4:50:05 (3s) <b>13.7mph</b> @ 4:50:01 (60s) <b>14.4mph</b> @ 4:49:49 (300s)	943 / 15.2mph
2022-01-29 11:49:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:48:49 PM EST to 2022-01-29 11:49:49 PM EST (60s)</b>	996.63mb	12.16V	12.8°F 94%	21.7°F	<b>NW (305°)</b>	<b>24.4mph</b> at 4:49:11 <b>23.1mph</b> @ 4:49:12 (1s) <b>20.7mph</b> @ 4:49:13 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:48:49 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:49:45 (300s)	<b>5.5mph</b> at 4:49:06 <b>5.7mph</b> @ 4:49:06 (1s) <b>6.1mph</b> @ 4:49:07 (3s) <b>12.8mph</b> @ 4:49:33 (60s) <b>13.5mph</b> @ 4:49:08 (300s)	3477 / 13.0mph	<b>23.5mph</b> at 4:49:34 <b>20.8mph</b> @ 4:49:34 (1s) <b>18.9mph</b> @ 4:49:14 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:48:49 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:49:46 (300s)	<b>5.4mph</b> at 4:49:07 <b>6.0mph</b> @ 4:49:07 (1s) <b>6.6mph</b> @ 4:49:07 (3s) <b>13.1mph</b> @ 4:49:32 (60s) <b>13.4mph</b> @ 4:49:07 (300s)	553 / 13.2mph	<b>19.9mph</b> at 4:49:12 <b>19.4mph</b> @ 4:49:13 (1s) <b>18.6mph</b> @ 4:49:14 (3s) <b>14.9mph</b> @ 4:48:50 (60s) <b>14.4mph</b> @ 4:49:48 (300s)	<b>7.6mph</b> at 4:49:07 <b>7.8mph</b> @ 4:49:07 (1s) <b>8.1mph</b> @ 4:49:08 (3s) <b>13.8mph</b> @ 4:49:33 (60s) <b>13.7mph</b> @ 4:49:10 (300s)	860 / 13.9mph
2022-01-29 11:48:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:47:49 PM EST to 2022-01-29 11:48:49 PM EST (60s)</b>	996.68mb	12.15V	12.8°F 94%	21.6°F	<b>NW (309°)</b>	<b>22.5mph</b> at 4:48:21 <b>21.7mph</b> @ 4:48:21 (1s) <b>20.1mph</b> @ 4:48:22 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:48:48 (60s) <b>13.9mph</b> @ 4:48:43 (300s)	<b>7.6mph</b> at 4:48:06 <b>8.1mph</b> @ 4:48:06 (1s) <b>8.8mph</b> @ 4:48:07 (3s) <b>13.1mph</b> @ 4:48:17 (60s) <b>13.2mph</b> @ 4:47:49 (300s)	3884 / 14.5mph	<b>23.6mph</b> at 4:48:36 <b>20.8mph</b> @ 4:48:22 (1s) <b>18.9mph</b> @ 4:48:22 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:48:48 (60s) <b>13.9mph</b> @ 4:48:43 (300s)	<b>7.5mph</b> at 4:48:12 <b>8.5mph</b> @ 4:48:05 (1s) <b>9.4mph</b> @ 4:48:06 (3s) <b>13.0mph</b> @ 4:48:17 (60s) <b>13.1mph</b> @ 4:47:49 (300s)	608 / 14.5mph	<b>19.1mph</b> at 4:48:19 <b>18.6mph</b> @ 4:48:19 (1s) <b>18.1mph</b> @ 4:48:14 (3s) <b>14.9mph</b> @ 4:48:48 (60s) <b>14.0mph</b> @ 4:48:47 (300s)	<b>10.5mph</b> at 4:48:12 <b>10.6mph</b> @ 4:48:13 (1s) <b>10.8mph</b> @ 4:48:14 (3s) <b>13.2mph</b> @ 4:48:17 (60s) <b>13.2mph</b> @ 4:47:49 (300s)	927 / 14.9mph
2022-01-29 11:47:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:46:49 PM EST to 2022-01-29 11:47:49 PM EST (60s)</b>	996.67mb	12.15V	12.8°F 94%	21.7°F	<b>NW (309°)</b>	<b>23.7mph</b> at 4:46:50 <b>21.7mph</b> @ 4:46:51 (1s) <b>20.3mph</b> @ 4:46:49 (3s) <b>18.8mph</b> @ 4:47:05 (60s) <b>13.2mph</b> @ 4:47:44 (300s)	<b>8.8mph</b> at 4:47:29 <b>9.1mph</b> @ 4:47:29 (1s) <b>9.7mph</b> @ 4:47:30 (3s) <b>14.3mph</b> @ 4:47:48 (60s) <b>12.9mph</b> @ 4:47:30 (300s)	3843 / 14.3mph	<b>23.7mph</b> at 4:47:03 <b>21.4mph</b> @ 4:47:04 (1s) <b>19.8mph</b> @ 4:47:05 (3s) <b>18.5mph</b> @ 4:47:05 (60s) <b>13.2mph</b> @ 4:47:07 (300s)	<b>8.4mph</b> at 4:47:30 <b>9.3mph</b> @ 4:47:30 (1s) <b>9.9mph</b> @ 4:47:30 (3s) <b>14.2mph</b> @ 4:47:49 (60s) <b>12.9mph</b> @ 4:47:32 (300s)	598 / 14.3mph	<b>19.9mph</b> at 4:46:50 <b>19.6mph</b> @ 4:46:51 (1s) <b>18.6mph</b> @ 4:46:49 (3s) <b>18.6mph</b> @ 4:47:05 (60s) <b>13.2mph</b> @ 4:47:09 (300s)	<b>9.6mph</b> at 4:47:31 <b>9.8mph</b> @ 4:47:31 (1s) <b>10.2mph</b> @ 4:47:32 (3s) <b>14.2mph</b> @ 4:47:49 (60s) <b>13.0mph</b> @ 4:47:34 (300s)	883 / 14.2mph
2022-01-29 11:46:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:45:49 PM EST to 2022-01-29 11:46:49 PM EST (60s)</b>	996.63mb	12.14V	12.8°F 94%	21.7°F	<b>NW (307°)</b>	<b>29.6mph</b> at 4:46:08 <b>29.5mph</b> @ 4:46:08 (0.1s) <b>27.7mph</b> @ 4:46:09 (1s) <b>25.5mph</b> @ 4:46:10 (3s) <b>17.5mph</b> @ 4:46:48 (60s) <b>12.9mph</b> @ 4:46:39	<b>9.1mph</b> at 4:45:58 <b>9.4mph</b> @ 4:45:58 (1s) <b>9.8mph</b> @ 4:45:58 (3s) <b>11.2mph</b> @ 4:45:49 (60s) <b>12.6mph</b> @ 4:46:03 (300s)	4720 / 17.5mph	<b>28.7mph</b> at 4:46:08 <b>30.7mph</b> @ 4:46:08 (NoQC) <b>28.3mph</b> @ 4:46:08 (1s) <b>26.5mph</b> @ 4:46:08 (3s) <b>24.4mph</b> @ 4:46:10 (60s) <b>17.5mph</b> @ 4:46:48	<b>7.8mph</b> at 4:45:57 <b>8.5mph</b> @ 4:45:58 (1s) <b>9.4mph</b> @ 4:45:58 (3s) <b>11.6mph</b> @ 4:45:49 (60s) <b>12.6mph</b> @ 4:46:03 (300s)	738 / 17.5mph	<b>24.8mph</b> at 4:46:09 <b>24.2mph</b> @ 4:46:10 (1s) <b>23.5mph</b> @ 4:46:11 (3s) <b>17.5mph</b> @ 4:46:49 (60s) <b>13.1mph</b> @ 4:46:49 (300s)	<b>10.9mph</b> at 4:45:58 <b>11.1mph</b> @ 4:45:58 (1s) <b>11.5mph</b> @ 4:45:59 (3s) <b>11.5mph</b> @ 4:45:50 (60s) <b>12.8mph</b> @ 4:46:03 (300s)	1096 / 17.5mph





PM EST to 2022-01-29 11:39:49 PM EST (60s)						@ 4:38:49 (60s) <b>17.0mph</b> @ 4:39:00 (300s)	<b>16.4mph</b> @ 4:39:38 (300s)		@ 4:39:42 (3s) <b>17.5mph</b> @ 4:38:49 (60s) <b>17.0mph</b> @ 4:39:01 (300s)	<b>16.4mph</b> @ 4:38:38 (300s)		@ 4:38:49 (60s) <b>17.1mph</b> @ 4:39:02 (300s)	@ 4:39:36 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:39:39 (300s)	
2022-01-29 11:38:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:37:49 PM EST to 2022-01-29 11:38:49 PM EST (60s)</b>	996.76mb	12.14V	12.8°F 94%	21.7°F	<b>NW (308°)</b>	<b>31.4mph</b> at 4:38:05 <b>31.3mph</b> @ 4:38:05 (0.1s) <b>28.8mph</b> @ 4:38:05 (1s) <b>24.4mph</b> @ 4:38:06 (3s) <b>22.1mph</b> @ 4:38:13 (60s) <b>17.2mph</b> @ 4:38:25 (300s)	<b>8.1mph</b> at 4:38:38 <b>8.3mph</b> @ 4:38:39 (1s) <b>9.2mph</b> @ 4:38:39 (3s) <b>17.6mph</b> @ 4:38:48 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:37:49 (300s)	4759 / 17.7mph	<b>30.1mph</b> at 4:38:05 <b>31.5mph</b> @ 4:38:05 (NoQC) <b>29.0mph</b> @ 4:38:05 (0.1s) <b>27.7mph</b> @ 4:38:05 (1s) <b>24.9mph</b> @ 4:38:06 (3s) <b>21.7mph</b> @ 4:38:13 (60s) <b>17.1mph</b> @ 4:38:26 (300s)	<b>6.9mph</b> at 4:38:38 <b>7.4mph</b> @ 4:38:38 (1s) <b>8.2mph</b> @ 4:38:39 (3s) <b>17.5mph</b> @ 4:38:48 (60s) <b>16.4mph</b> @ 4:37:49 (300s)	739 / 17.5mph	<b>25.3mph</b> at 4:38:06 <b>24.7mph</b> @ 4:38:06 (1s) <b>23.9mph</b> @ 4:37:49 (3s) <b>22.0mph</b> @ 4:38:13 (60s) <b>17.2mph</b> @ 4:38:27 (300s)	<b>10.4mph</b> at 4:38:39 <b>10.6mph</b> @ 4:38:39 (1s) <b>11.0mph</b> @ 4:38:40 (3s) <b>17.8mph</b> @ 4:38:48 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:37:49 (300s)	1118 / 17.8mph
2022-01-29 11:37:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:36:49 PM EST to 2022-01-29 11:37:49 PM EST (60s)</b>	996.64mb	12.16V	12.8°F 94%	21.7°F	<b>NW (318°)</b>	<b>33.4mph</b> at 4:37:43 <b>33.3mph</b> @ 4:37:37 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 4:37:37 (1s) <b>29.0mph</b> @ 4:37:37 (3s) <b>20.5mph</b> @ 4:37:49 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:37:49 (300s)	<b>10.6mph</b> at 4:36:50 <b>11.8mph</b> @ 4:36:59 (1s) <b>13.0mph</b> @ 4:37:00 (3s) <b>14.1mph</b> @ 4:37:00 (6s) <b>15.4mph</b> @ 4:37:00 (300s)	5552 / 20.5mph	<b>33.2mph</b> at 4:37:37 <b>34.2mph</b> @ 4:37:36 (NoQC) <b>31.4mph</b> @ 4:37:36 (1s) <b>30.7mph</b> @ 4:37:37 (1s) <b>27.3mph</b> @ 4:37:38 (6s) <b>20.1mph</b> @ 4:37:49 (60s) <b>16.4mph</b> @ 4:37:49 (300s)	<b>10.2mph</b> at 4:36:58 <b>11.5mph</b> @ 4:36:58 (1s) <b>12.9mph</b> @ 4:37:00 (3s) <b>14.1mph</b> @ 4:37:00 (6s) <b>15.5mph</b> @ 4:37:00 (300s)	854 / 20.2mph	<b>29.5mph</b> at 4:37:37 <b>28.9mph</b> @ 4:37:37 (1s) <b>27.6mph</b> @ 4:37:38 (3s) <b>20.2mph</b> @ 4:37:49 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:37:49 (300s)	<b>13.5mph</b> at 4:36:50 <b>13.7mph</b> @ 4:36:50 (1s) <b>14.0mph</b> @ 4:36:51 (3s) <b>14.3mph</b> @ 4:37:01 (60s) <b>15.6mph</b> @ 4:37:01 (300s)	1276 / 20.3mph
2022-01-29 11:36:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:35:49 PM EST to 2022-01-29 11:36:49 PM EST (60s)</b>	996.78mb	12.16V	12.8°F 94%	21.7°F	<b>NW (311°)</b>	<b>20.3mph</b> at 4:35:52 <b>19.4mph</b> @ 4:35:53 (1s) <b>18.4mph</b> @ 4:35:53 (3s) <b>17.1mph</b> @ 4:35:53 (60s) <b>16.1mph</b> @ 4:36:16 (300s)	<b>9.2mph</b> at 4:36:43 <b>9.8mph</b> @ 4:36:43 (1s) <b>10.6mph</b> @ 4:36:39 (3s) <b>14.4mph</b> @ 4:36:47 (60s) <b>15.6mph</b> @ 4:36:48 (300s)	3861 / 14.4mph	<b>23.0mph</b> at 4:35:52 <b>20.1mph</b> @ 4:35:53 (1s) <b>18.9mph</b> @ 4:35:53 (3s) <b>17.1mph</b> @ 4:35:54 (60s) <b>16.2mph</b> @ 4:36:16 (300s)	<b>9.2mph</b> at 4:36:40 <b>10.4mph</b> @ 4:36:41 (1s) <b>10.8mph</b> @ 4:36:44 (3s) <b>14.3mph</b> @ 4:36:46 (60s) <b>15.7mph</b> @ 4:36:48 (300s)	603 / 14.4mph	<b>17.2mph</b> at 4:36:01 <b>17.0mph</b> @ 4:36:01 (1s) <b>17.7mph</b> @ 4:35:49 (3s) <b>17.0mph</b> @ 4:35:55 (60s) <b>16.2mph</b> @ 4:36:16 (300s)	<b>11.0mph</b> at 4:36:43 <b>11.1mph</b> @ 4:36:44 (1s) <b>11.5mph</b> @ 4:36:44 (3s) <b>14.3mph</b> @ 4:36:48 (60s) <b>15.7mph</b> @ 4:36:49 (300s)	892 / 14.4mph
2022-01-29 11:35:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:34:49 PM EST to 2022-01-29 11:35:49 PM EST (60s)</b>	996.67mb	12.16V	12.7°F 94%	21.7°F	<b>NW (311°)</b>	<b>30.2mph</b> at 4:34:56 <b>30.1mph</b> @ 4:34:56 (0.1s) <b>27.5mph</b> @ 4:34:56 (1s) <b>25.1mph</b> @ 4:34:57 (3s) <b>17.0mph</b> @ 4:35:16 (60s) <b>15.7mph</b> @ 4:35:48 (300s)	<b>9.9mph</b> at 4:35:20 <b>10.6mph</b> @ 4:35:21 (1s) <b>11.7mph</b> @ 4:35:21 (3s) <b>15.5mph</b> @ 4:34:52 (60s) <b>15.0mph</b> @ 4:34:53 (300s)	4500 / 16.7mph	<b>30.2mph</b> at 4:34:57 <b>32.2mph</b> @ 4:34:55 (NoQC) <b>29.5mph</b> @ 4:34:57 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 4:34:57 (1s) <b>26.1mph</b> @ 4:34:57 (3s) <b>17.1mph</b> @ 4:35:17 (60s) <b>15.8mph</b> @ 4:35:48 (300s)	<b>9.0mph</b> at 4:34:51 <b>10.0mph</b> @ 4:34:51 (1s) <b>11.1mph</b> @ 4:34:52 (3s) <b>15.6mph</b> @ 4:34:53 (60s) <b>15.0mph</b> @ 4:35:54 (300s)	704 / 16.7mph	<b>24.5mph</b> at 4:34:57 <b>24.2mph</b> @ 4:34:57 (1s) <b>23.7mph</b> @ 4:34:59 (3s) <b>17.5mph</b> @ 4:35:19 (60s) <b>15.9mph</b> @ 4:35:48 (300s)	<b>12.2mph</b> at 4:35:08 <b>12.4mph</b> @ 4:35:08 (1s) <b>12.7mph</b> @ 4:34:53 (3s) <b>16.0mph</b> @ 4:35:41 (60s) <b>15.3mph</b> @ 4:34:54 (300s)	1041 / 16.7mph
2022-01-29 11:34:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:33:49 PM EST to 2022-01-29 11:34:49 PM EST (60s)</b>	996.70mb	12.15V	12.7°F 94%	21.7°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>30.5mph</b> at 4:34:29 <b>30.4mph</b> @ 4:34:29 (0.1s) <b>27.6mph</b> @ 4:34:30 (1s) <b>25.8mph</b> @ 4:34:31 (3s) <b>16.2mph</b> @ 4:34:36 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:34:36 (300s)	<b>8.6mph</b> at 4:34:44 <b>9.5mph</b> @ 4:34:44 (1s) <b>10.7mph</b> @ 4:34:44 (3s) <b>15.0mph</b> @ 4:33:49 (60s) <b>15.0mph</b> @ 4:33:49 (300s)	4207 / 15.7mph	<b>31.7mph</b> at 4:34:33 <b>33.0mph</b> @ 4:34:33 (NoQC) <b>30.3mph</b> @ 4:34:33 (1s) <b>28.0mph</b> @ 4:34:34 (1s) <b>24.9mph</b> @ 4:34:36 (3s) <b>16.3mph</b> @ 4:34:37 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:34:36 (300s)	<b>9.6mph</b> at 4:34:39 <b>10.5mph</b> @ 4:34:43 (1s) <b>11.3mph</b> @ 4:34:43 (3s) <b>15.2mph</b> @ 4:34:15 (60s) <b>14.9mph</b> @ 4:33:49 (300s)	669 / 15.9mph	<b>24.6mph</b> at 4:34:34 <b>24.2mph</b> @ 4:34:34 (1s) <b>23.2mph</b> @ 4:34:36 (3s) <b>16.5mph</b> @ 4:34:38 (60s) <b>15.3mph</b> @ 4:34:38 (300s)	<b>11.5mph</b> at 4:33:49 <b>11.6mph</b> @ 4:33:49 (1s) <b>11.6mph</b> @ 4:33:49 (3s) <b>15.1mph</b> @ 4:33:50 (60s) <b>15.1mph</b> @ 4:33:49 (300s)	1020 / 16.3mph
2022-01-29 11:33:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:32:49 PM EST to 2022-01-29 11:33:49 PM EST (60s)</b>	996.79mb	12.15V	12.7°F 94%	21.7°F	<b>NW (307°)</b>	<b>22.1mph</b> at 4:33:27 <b>21.0mph</b> @ 4:33:27 (1s) <b>20.2mph</b> @ 4:33:28 (3s) <b>16.3mph</b> @ 4:32:49 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:32:49 (300s)	<b>9.9mph</b> at 4:33:49 <b>10.1mph</b> @ 4:33:27 (1s) <b>11.1mph</b> @ 4:32:59 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:33:11 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:33:11 (300s)	4035 / 15.0mph	<b>23.1mph</b> at 4:33:26 <b>20.8mph</b> @ 4:33:27 (1s) <b>19.8mph</b> @ 4:33:27 (3s) <b>16.1mph</b> @ 4:32:49 (60s) <b>14.9mph</b> @ 4:33:48 (300s)	<b>8.8mph</b> at 4:33:45 <b>10.3mph</b> @ 4:33:45 (1s) <b>11.3mph</b> @ 4:32:51 (3s) <b>14.6mph</b> @ 4:33:09 (60s) <b>14.6mph</b> @ 4:33:11 (300s)	644 / 15.3mph	<b>19.1mph</b> at 4:33:39 <b>18.8mph</b> @ 4:33:40 (1s) <b>18.6mph</b> @ 4:33:29 (3s) <b>16.2mph</b> @ 4:32:49 (60s) <b>15.3mph</b> @ 4:32:49 (300s)	<b>11.4mph</b> at 4:32:51 <b>11.6mph</b> @ 4:32:51 (1s) <b>11.7mph</b> @ 4:33:49 (3s) <b>14.6mph</b> @ 4:33:10 (60s) <b>14.9mph</b> @ 4:33:16 (300s)	940 / 15.1mph

2022-01-29 11:32:54 PM EST	996.66mb	12.15V	12.7°F 94%	21.7°F	NW (310°)	30.3mph at 4:31:50	8.9mph at 4:32:21	4389 / 16.3mph	30.3mph at 4:31:50	680 / 16.2mph	24.9mph at 4:31:50	10.6mph at 4:32:22	1012 / 16.2mph
2022-01-29 11:31:49 PM EST to 2022-01-29 11:32:49 PM EST (60s)						30.2mph @ 4:31:50 (01s)	9.5mph @ 4:32:21 (1s)		30.6mph @ 4:31:50 (01s)		9.0mph @ 4:32:21 (1s)	24.5mph @ 4:31:51 (1s)	
2022-01-29 11:31:53 PM EST	996.63mb	12.15V	12.8°F 94%	21.7°F	NW (309°)	24.7mph at 4:31:25	6.1mph at 4:31:14	4014 / 15.0mph	25.1mph at 4:31:44	634 / 15.1mph	20.9mph at 4:31:45	9.0mph at 4:31:14	961 / 15.4mph
2022-01-29 11:30:49 PM EST to 2022-01-29 11:31:49 PM EST (60s)						22.6mph @ 4:31:26 (1s)	6.2mph @ 4:31:14 (1s)		21.8mph @ 4:31:26 (1s)		6.6mph @ 4:31:14 (1s)	20.3mph @ 4:31:46 (1s)	
2022-01-29 11:30:53 PM EST	996.66mb	12.15V	12.8°F 94%	21.7°F	NW (312°)	21.0mph at 4:30:06	8.7mph at 4:29:49	3567 / 13.4mph	22.0mph at 4:30:08	547 / 13.1mph	19.2mph at 4:30:07	10.8mph at 4:30:21	837 / 13.5mph
2022-01-29 11:29:49 PM EST to 2022-01-29 11:30:49 PM EST (60s)						19.2mph @ 4:30:07 (1s)	9.2mph @ 4:30:38 (1s)		19.1mph @ 4:30:08 (1s)		8.9mph @ 4:30:21 (1s)	18.8mph @ 4:30:07 (1s)	
2022-01-29 11:29:54 PM EST	996.73mb	12.15V	12.8°F 94%	21.7°F	NW (311°)	28.0mph at 4:29:15	7.6mph at 4:28:49	4116 / 15.3mph	27.2mph at 4:29:15	639 / 15.2mph	21.7mph at 4:29:14	9.9mph at 4:28:49	951 / 15.3mph
2022-01-29 11:28:49 PM EST to 2022-01-29 11:29:49 PM EST (60s)						26.3mph @ 4:29:15 (1s)	8.2mph @ 4:28:49 (1s)		27.6mph @ 4:29:14 (NoQC)		7.9mph @ 4:29:08 (1s)	21.1mph @ 4:29:15 (1s)	
2022-01-29 11:28:54 PM EST	996.68mb	12.14V	12.8°F 94%	21.7°F	NW (313°)	34.3mph at 4:28:07	8.2mph at 4:28:32	4268 / 15.9mph	34.8mph at 4:28:07	634 / 15.1mph	28.1mph at 4:28:07	10.3mph at 4:28:49	1004 / 16.1mph
2022-01-29 11:27:49 PM EST to 2022-01-29 11:28:49 PM EST (60s)						33.9mph @ 4:28:07 (01s)	8.7mph @ 4:28:32 (1s)		35.1mph @ 4:28:07 (NoQC)		7.8mph @ 4:28:32 (1s)	26.0mph @ 4:28:09 (3s)	
2022-01-29 11:27:54 PM EST	996.61mb	12.14V	12.8°F 94%	21.7°F	NW (305°)	29.7mph at 4:27:31	9.2mph at 4:27:25	4527 / 16.8mph	29.4mph at 4:27:31	724 / 17.2mph	24.5mph at 4:27:31	11.6mph at 4:27:21	1079 / 17.2mph
2022-01-29 11:26:49 PM EST to 2022-01-29 11:27:49 PM EST (60s)						29.6mph @ 4:27:31 (01s)	9.6mph @ 4:27:26 (1s)		31.2mph @ 4:27:30 (NoQC)		9.7mph @ 4:27:21 (1s)	24.1mph @ 4:27:32 (1s)	
2022-01-29 11:26:54 PM EST	996.68mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	NW (306°)	29.5mph at 4:26:17	8.1mph at 4:26:30	4481 / 16.7mph	32.5mph at 4:25:54	742 / 17.6mph	26.1mph at 4:25:55	12.4mph at 4:26:31	1137 / 18.1mph
2022-01-29 11:25:49 PM EST to						29.4mph @ 4:26:17 (01s)	8.8mph @ 4:26:31 (1s)		32.8mph @ 4:25:54 (NoQC)		9.0mph @ 4:26:31 (1s)	25.6mph @ 4:25:55 (1s)	

2022-01-29 11:26:49 PM EST (60s)						19.4mph @ 4:25:53 (60s) 16.9mph @ 4:26:00 (300s)	16.6mph @ 4:25:42 (300s)		26.8mph @ 4:25:56 (3s) 19.7mph @ 4:25:56 (60s) 17.1mph @ 4:26:26 (300s)			16.8mph @ 4:26:14 (300s)	17.3mph @ 4:26:29 (300s)	17.1mph @ 4:25:49 (300s)	
2022-01-29 11:25:54 PM EST  2022-01-29 11:24:48 PM EST to 2022-01-29 11:25:48 PM EST (60s)	996.61mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	NW (304°)	29.1mph at 4:24:54 29.0mph @ 4:24:54 (0.1s) 26.6mph @ 4:24:54 (1s) 25.6mph @ 4:24:55 (3s) 19.1mph @ 4:25:46 (60s) 16.7mph @ 4:25:47 (300s)	11.2mph at 4:24:50 12.5mph @ 4:24:50 (1s) 14.6mph @ 4:24:52 (3s) 14.0mph @ 4:24:48 (60s) 16.2mph @ 4:24:52 (300s)	5147 / 19.1mph	28.1mph at 4:24:58 30.5mph @ 4:24:53 (NoQC) 28.3mph @ 4:24:53 (0.1s) 26.8mph @ 4:24:54 (1s) 24.7mph @ 4:24:55 (60s) 19.2mph @ 4:25:47 (60s) 16.8mph @ 4:25:47 (300s)			809 / 19.2mph	24.5mph at 4:24:59 24.2mph @ 4:24:59 (1s) 23.5mph @ 4:25:00 (3s) 19.4mph @ 4:25:47 (60s) 17.1mph @ 4:25:48 (300s)	14.0mph at 4:24:51 14.3mph @ 4:24:52 (1s) 15.2mph @ 4:24:52 (3s) 14.4mph @ 4:24:48 (60s) 16.5mph @ 4:24:53 (300s)	1221 / 19.4mph
2022-01-29 11:24:53 PM EST  2022-01-29 11:23:48 PM EST to 2022-01-29 11:24:48 PM EST (60s)	996.71mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	NW (305°)	22.7mph at 4:24:25 21.5mph @ 4:24:25 (1s) 19.6mph @ 4:24:25 (3s) 16.1mph @ 4:23:48 (60s) 16.5mph @ 4:24:36 (300s)	9.2mph at 4:23:56 9.7mph @ 4:24:17 (1s) 10.8mph @ 4:24:14 (3s) 13.9mph @ 4:24:45 (60s) 16.3mph @ 4:24:47 (300s)	3759 / 14.0mph	23.2mph at 4:24:24 20.8mph @ 4:24:25 (1s) 19.2mph @ 4:24:26 (0.1s) 15.9mph @ 4:23:48 (60s) 16.7mph @ 4:24:35 (300s)			586 / 14.0mph	19.0mph at 4:24:25 18.7mph @ 4:24:26 (1s) 18.0mph @ 4:24:27 (3s) 16.0mph @ 4:23:48 (60s) 17.0mph @ 4:24:36 (300s)	11.6mph at 4:24:11 11.7mph @ 4:24:12 (1s) 12.3mph @ 4:24:12 (3s) 14.3mph @ 4:24:22 (60s) 16.7mph @ 4:24:47 (300s)	895 / 14.4mph
2022-01-29 11:23:53 PM EST  2022-01-29 11:22:48 PM EST to 2022-01-29 11:23:48 PM EST (60s)	996.69mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	NW (308°)	27.9mph at 4:23:09 24.8mph @ 4:23:09 (1s) 23.6mph @ 4:23:10 (3s) 17.9mph @ 4:23:18 (60s) 16.3mph @ 4:23:46 (300s)	10.5mph at 4:23:24 11.2mph @ 4:23:17 (1s) 11.8mph @ 4:23:00 (3s) 16.0mph @ 4:23:42 (60s) 15.5mph @ 4:22:48 (300s)	4326 / 16.1mph	26.5mph at 4:23:08 26.7mph @ 4:23:17 (NoQC) 24.4mph @ 4:23:08 (1s) 23.1mph @ 4:23:10 (3s) 17.9mph @ 4:23:18 (60s) 16.6mph @ 4:23:47 (300s)			672 / 16.0mph	22.2mph at 4:23:09 21.5mph @ 4:23:09 (1s) 21.4mph @ 4:23:11 (3s) 18.3mph @ 4:23:50 (60s) 17.0mph @ 4:23:47 (300s)	12.3mph at 4:23:25 12.4mph @ 4:23:25 (1s) 12.7mph @ 4:23:26 (3s) 16.0mph @ 4:23:47 (60s) 15.9mph @ 4:22:48 (300s)	1003 / 16.1mph
2022-01-29 11:22:53 PM EST  2022-01-29 11:21:48 PM EST to 2022-01-29 11:22:48 PM EST (60s)	996.66mb	12.16V	12.8°F 94%	21.8°F	NW (306°)	26.4mph at 4:22:09 25.0mph @ 4:22:09 (1s) 22.1mph @ 4:22:42 (3s) 17.9mph @ 4:22:30 (60s) 15.5mph @ 4:22:46 (300s)	9.6mph at 4:22:00 10.3mph @ 4:22:01 (1s) 12.3mph @ 4:22:01 (3s) 16.7mph @ 4:22:08 (60s) 14.9mph @ 4:21:48 (300s)	4732 / 17.6mph	26.0mph at 4:22:46 27.7mph @ 4:22:08 (NoQC) 24.2mph @ 4:22:20 (1s) 21.8mph @ 4:22:47 (60s) 17.8mph @ 4:22:47 (60s) 15.7mph @ 4:22:47 (300s)			752 / 17.8mph	22.3mph at 4:22:09 21.5mph @ 4:22:10 (1s) 20.8mph @ 4:21:53 (3s) 18.3mph @ 4:22:32 (60s) 15.9mph @ 4:22:47 (300s)	12.8mph at 4:22:07 13.1mph @ 4:22:08 (1s) 14.1mph @ 4:22:08 (3s) 17.1mph @ 4:22:09 (60s) 15.2mph @ 4:21:48 (300s)	1148 / 18.3mph
2022-01-29 11:21:53 PM EST  2022-01-29 11:20:48 PM EST to 2022-01-29 11:21:48 PM EST (60s)	996.73mb	12.15V	12.9°F 94%	21.8°F	WNW (303°)	29.6mph at 4:21:36 29.5mph @ 4:21:36 (0.1s) 26.6mph @ 4:21:02 (1s) 24.2mph @ 4:21:03 (3s) 17.1mph @ 4:21:44 (60s) 14.9mph @ 4:21:44 (300s)	10.8mph at 4:20:49 11.7mph @ 4:20:51 (1s) 12.4mph @ 4:20:51 (3s) 15.3mph @ 4:21:00 (60s) 14.2mph @ 4:20:50 (300s)	4568 / 17.0mph	27.6mph at 4:21:02 30.4mph @ 4:21:36 (NoQC) 25.3mph @ 4:21:02 (1s) 22.5mph @ 4:21:04 (3s) 17.5mph @ 4:21:44 (60s) 15.0mph @ 4:21:44 (300s)			727 / 17.3mph	23.2mph at 4:21:36 22.8mph @ 4:21:37 (1s) 20.8mph @ 4:21:38 (3s) 17.3mph @ 4:20:48 (60s) 15.3mph @ 4:21:45 (300s)	13.0mph at 4:21:25 13.2mph @ 4:21:26 (1s) 13.6mph @ 4:21:27 (3s) 16.1mph @ 4:21:16 (60s) 14.6mph @ 4:20:48 (300s)	1078 / 17.2mph
2022-01-29 11:20:53 PM EST  2022-01-29 11:19:48 PM EST to 2022-01-29 11:20:48 PM EST (60s)	996.72mb	12.15V	12.9°F 94%	21.8°F	NW (306°)	27.7mph at 4:19:49 25.8mph @ 4:19:50 (1s) 23.2mph @ 4:19:50 (3s) 18.1mph @ 4:20:35 (60s) 14.4mph @ 4:19:53 (300s)	8.1mph at 4:20:35 8.5mph @ 4:20:36 (1s) 9.1mph @ 4:20:37 (3s) 14.3mph @ 4:19:48 (60s) 14.2mph @ 4:20:44 (300s)	4520 / 16.8mph	31.3mph at 4:19:49 32.7mph @ 4:19:48 (NoQC) 30.2mph @ 4:19:48 (1s) 28.9mph @ 4:19:49 (1s) 28.1mph @ 4:19:49 (60s) 18.4mph @ 4:20:34 (60s) 14.5mph @ 4:19:53 (300s)			718 / 17.0mph	27.3mph at 4:19:49 26.8mph @ 4:19:49 (1s) 26.1mph @ 4:19:48 (3s) 18.6mph @ 4:20:36 (60s) 14.7mph @ 4:19:54 (300s)	11.5mph at 4:20:37 11.6mph @ 4:20:37 (1s) 12.0mph @ 4:20:38 (3s) 15.0mph @ 4:19:48 (60s) 14.5mph @ 4:20:43 (300s)	1086 / 17.3mph
2022-01-29 11:19:54	996.48mb	12.15V	12.9°F 94%	21.8°F	WNW (299°)	28.9mph at 4:19:41	6.0mph at 4:19:32	3837 / /	32.3mph at 4:19:45			5.8mph at 4:19:31	27.3mph at 4:19:45	8.8mph at 4:19:33	935 / /

PM EST  <b>2022-01-29 11:18:48 PM EST to 2022-01-29 11:19:48 PM EST (60s)</b>						<b>28.8mph</b> @ 4:19:41 (0.1s) <b>26.7mph</b> @ 4:19:45 (1s) <b>23.6mph</b> @ 4:19:46 (3s) <b>14.3mph</b> @ 4:19:47 (60s) <b>14.5mph</b> @ 4:19:24 (300s)	<b>6.2mph</b> @ 4:19:32 (1s) <b>6.6mph</b> @ 4:19:33 (3s) <b>11.1mph</b> @ 4:18:58 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:18:59 (300s)	14.3mph	<b>33.3mph</b> @ 4:19:44 (NoQC) <b>30.7mph</b> @ 4:19:44 (0.1s) <b>30.0mph</b> @ 4:19:45 (1s) <b>28.6mph</b> @ 4:19:47 (3s) <b>14.8mph</b> @ 4:19:47 (60s) <b>14.3mph</b> @ 4:19:25 (300s)	<b>6.5mph</b> @ 4:19:32 (1s) <b>7.3mph</b> @ 4:19:33 (3s) <b>11.0mph</b> @ 4:18:58 (60s) <b>14.0mph</b> @ 4:18:59 (300s)	14.8mph	<b>26.8mph</b> @ 4:19:46 (1s) <b>26.3mph</b> @ 4:19:47 (3s) <b>15.0mph</b> @ 4:19:47 (60s) <b>14.6mph</b> @ 4:19:47 (300s)	<b>8.8mph</b> @ 4:19:33 (1s) <b>9.1mph</b> @ 4:19:35 (3s) <b>11.4mph</b> @ 4:18:59 (60s) <b>14.3mph</b> @ 4:19:00 (300s)	15.0mph
2022-01-29 11:18:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:17:48 PM EST to 2022-01-29 11:18:48 PM EST (60s)</b>	996.71mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>NW (307°)</b>	<b>18.3mph</b> at 4:17:49 <b>16.7mph</b> @ 4:17:49 (1s) <b>15.7mph</b> @ 4:17:56 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:17:50 (60s) <b>14.7mph</b> @ 4:17:57 (300s)	<b>6.4mph</b> at 4:18:04 <b>6.5mph</b> @ 4:18:05 (1s) <b>7.4mph</b> @ 4:18:06 (3s) <b>11.8mph</b> @ 4:18:44 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:18:45 (300s)	3158 / 11.9mph	<b>20.2mph</b> at 4:17:55 <b>18.2mph</b> @ 4:17:56 (1s) <b>16.4mph</b> @ 4:17:57 (3s) <b>14.6mph</b> @ 4:17:50 (60s) <b>14.7mph</b> @ 4:17:57 (300s)	<b>6.5mph</b> at 4:18:24 <b>7.1mph</b> @ 4:18:24 (1s) <b>7.8mph</b> @ 4:18:24 (3s) <b>11.5mph</b> @ 4:18:41 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:18:47 (300s)	484 / 11.6mph	<b>15.9mph</b> at 4:17:54 <b>15.7mph</b> @ 4:17:55 (1s) <b>15.3mph</b> @ 4:17:56 (3s) <b>14.8mph</b> @ 4:17:48 (60s) <b>14.9mph</b> @ 4:17:58 (300s)	<b>8.6mph</b> at 4:18:23 <b>8.8mph</b> @ 4:18:24 (1s) <b>9.1mph</b> @ 4:18:24 (3s) <b>11.8mph</b> @ 4:18:39 (60s) <b>14.4mph</b> @ 4:18:47 (300s)	730 / 11.9mph
2022-01-29 11:17:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:16:48 PM EST to 2022-01-29 11:17:48 PM EST (60s)</b>	996.76mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>22.5mph</b> at 4:17:28 <b>20.7mph</b> @ 4:17:30 (1s) <b>20.2mph</b> @ 4:17:30 (3s) <b>15.3mph</b> @ 4:17:32 (60s) <b>14.7mph</b> @ 4:17:32 (300s)	<b>9.1mph</b> at 4:17:45 <b>9.6mph</b> @ 4:17:35 (1s) <b>10.6mph</b> @ 4:17:35 (3s) <b>13.6mph</b> @ 4:16:48 (60s) <b>14.3mph</b> @ 4:16:53 (300s)	3891 / 14.5mph	<b>22.7mph</b> at 4:17:04 <b>20.2mph</b> @ 4:17:29 (1s) <b>19.4mph</b> @ 4:17:30 (3s) <b>15.4mph</b> @ 4:17:32 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:17:33 (300s)	<b>8.7mph</b> at 4:17:14 <b>9.6mph</b> @ 4:17:34 (1s) <b>10.1mph</b> @ 4:17:35 (3s) <b>13.4mph</b> @ 4:16:49 (60s) <b>14.4mph</b> @ 4:16:53 (300s)	611 / 14.6mph	<b>19.1mph</b> at 4:17:30 <b>18.8mph</b> @ 4:17:30 (1s) <b>18.3mph</b> @ 4:17:31 (3s) <b>15.4mph</b> @ 4:17:34 (60s) <b>15.0mph</b> @ 4:17:34 (300s)	<b>11.1mph</b> at 4:17:45 <b>11.3mph</b> @ 4:17:45 (1s) <b>11.8mph</b> @ 4:17:46 (3s) <b>13.8mph</b> @ 4:16:48 (60s) <b>14.6mph</b> @ 4:16:54 (300s)	922 / 14.8mph
2022-01-29 11:16:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:15:48 PM EST to 2022-01-29 11:16:48 PM EST (60s)</b>	996.62mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>23.2mph</b> at 4:16:35 <b>21.6mph</b> @ 4:16:35 (1s) <b>18.1mph</b> @ 4:16:36 (3s) <b>17.3mph</b> @ 4:15:48 (60s) <b>14.4mph</b> @ 4:16:47 (300s)	<b>8.5mph</b> at 4:16:01 <b>8.8mph</b> @ 4:15:55 (1s) <b>9.0mph</b> @ 4:15:57 (3s) <b>13.0mph</b> @ 4:16:33 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:16:22 (300s)	3639 / 13.6mph	<b>23.3mph</b> at 4:16:35 <b>20.1mph</b> @ 4:16:35 (1s) <b>17.3mph</b> @ 4:16:36 (3s) <b>17.3mph</b> @ 4:15:48 (60s) <b>14.5mph</b> @ 4:16:48 (300s)	<b>8.1mph</b> at 4:15:55 <b>8.9mph</b> @ 4:15:55 (1s) <b>9.1mph</b> @ 4:15:57 (3s) <b>12.9mph</b> @ 4:16:33 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:16:22 (300s)	566 / 13.5mph	<b>18.8mph</b> at 4:16:35 <b>19.0mph</b> @ 4:16:35 (NoQC) <b>18.4mph</b> @ 4:16:36 (1s) <b>17.1mph</b> @ 4:16:37 (3s) <b>17.5mph</b> @ 4:15:48 (60s) <b>14.6mph</b> @ 4:16:48 (300s)	<b>10.1mph</b> at 4:16:02 <b>10.3mph</b> @ 4:16:02 (1s) <b>10.6mph</b> @ 4:16:02 (3s) <b>13.3mph</b> @ 4:16:33 (60s) <b>14.4mph</b> @ 4:16:24 (300s)	855 / 13.8mph
2022-01-29 11:15:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:14:48 PM EST to 2022-01-29 11:15:48 PM EST (60s)</b>	996.52mb	12.14V	12.9°F 94%	21.8°F	<b>NW (309°)</b>	<b>30.1mph</b> at 4:14:55 <b>30.0mph</b> @ 4:14:55 (0.1s) <b>28.6mph</b> @ 4:14:56 (1s) <b>26.4mph</b> @ 4:14:58 (3s) <b>18.7mph</b> @ 4:15:34 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:15:47 (300s)	<b>9.6mph</b> at 4:15:23 <b>10.4mph</b> @ 4:15:24 (1s) <b>11.5mph</b> @ 4:15:45 (3s) <b>13.7mph</b> @ 4:14:48 (60s) <b>13.5mph</b> @ 4:14:48 (300s)	4673 / 17.3mph	<b>32.7mph</b> at 4:14:55 <b>33.3mph</b> @ 4:14:55 (NoQC) <b>30.5mph</b> @ 4:14:55 (1s) <b>29.3mph</b> @ 4:14:55 (3s) <b>26.6mph</b> @ 4:14:57 (60s) <b>18.7mph</b> @ 4:15:34 (60s) <b>14.3mph</b> @ 4:15:47 (300s)	<b>8.8mph</b> at 4:15:45 <b>10.5mph</b> @ 4:15:34 (1s) <b>11.7mph</b> @ 4:15:36 (3s) <b>13.6mph</b> @ 4:14:48 (60s) <b>13.6mph</b> @ 4:14:48 (300s)	733 / 17.4mph	<b>26.5mph</b> at 4:14:56 <b>26.0mph</b> @ 4:14:56 (1s) <b>24.7mph</b> @ 4:14:58 (3s) <b>18.7mph</b> @ 4:15:35 (60s) <b>14.5mph</b> @ 4:15:47 (300s)	<b>11.3mph</b> at 4:15:45 <b>11.4mph</b> @ 4:15:45 (1s) <b>11.7mph</b> @ 4:15:46 (3s) <b>13.9mph</b> @ 4:14:48 (60s) <b>13.9mph</b> @ 4:14:48 (300s)	1101 / 17.6mph
2022-01-29 11:14:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:13:48 PM EST to 2022-01-29 11:14:48 PM EST (60s)</b>	996.41mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>NW (308°)</b>	<b>28.8mph</b> at 4:14:46 <b>28.7mph</b> @ 4:14:46 (0.1s) <b>27.3mph</b> @ 4:14:47 (1s) <b>25.3mph</b> @ 4:14:47 (3s) <b>14.2mph</b> @ 4:14:01 (60s) <b>13.8mph</b> @ 4:14:09 (300s)	<b>5.9mph</b> at 4:14:33 <b>6.2mph</b> @ 4:14:33 (1s) <b>7.2mph</b> @ 4:14:34 (3s) <b>12.2mph</b> @ 4:14:35 (60s) <b>13.2mph</b> @ 4:14:35 (300s)	3669 / 13.7mph	<b>27.0mph</b> at 4:14:46 <b>30.8mph</b> @ 4:14:46 (NoQC) <b>25.6mph</b> @ 4:14:46 (1s) <b>24.5mph</b> @ 4:14:47 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:13:57 (60s) <b>14.0mph</b> @ 4:14:09 (300s)	<b>5.0mph</b> at 4:14:33 <b>5.3mph</b> @ 4:14:33 (1s) <b>6.6mph</b> @ 4:14:34 (3s) <b>12.4mph</b> @ 4:14:35 (60s) <b>13.4mph</b> @ 4:14:35 (300s)	571 / 13.6mph	<b>24.8mph</b> at 4:14:47 <b>24.4mph</b> @ 4:14:47 (1s) <b>22.7mph</b> @ 4:14:47 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:13:58 (60s) <b>13.4mph</b> @ 4:14:13 (300s)	<b>8.7mph</b> at 4:14:23 <b>8.8mph</b> @ 4:14:23 (1s) <b>9.2mph</b> @ 4:14:24 (3s) <b>13.0mph</b> @ 4:14:36 (60s) <b>13.7mph</b> @ 4:14:37 (300s)	862 / 13.9mph
2022-01-29 11:13:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:12:48 PM EST to 2022-01-29 11:13:48 PM EST</b>	996.50mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>WNW (298°)</b>	<b>21.8mph</b> at 4:13:08 <b>20.9mph</b> @ 4:13:08 (1s) <b>18.2mph</b> @ 4:13:08 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:13:17 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:13:00 (300s)	<b>9.0mph</b> at 4:13:18 <b>9.7mph</b> @ 4:13:18 (1s) <b>10.5mph</b> @ 4:12:49 (3s) <b>12.9mph</b> @ 4:12:55 (60s) <b>13.6mph</b> @ 4:13:43 (300s)	3726 / 13.9mph	<b>22.6mph</b> at 4:13:02 <b>20.2mph</b> @ 4:13:02 (1s) <b>17.5mph</b> @ 4:13:33 (3s) <b>14.5mph</b> @ 4:13:18 (60s) <b>14.5mph</b> @ 4:13:00 (300s)	<b>9.4mph</b> at 4:12:53 <b>10.3mph</b> @ 4:12:54 (1s) <b>11.3mph</b> @ 4:12:49 (3s) <b>13.2mph</b> @ 4:12:55 (60s) <b>13.9mph</b> @ 4:13:42 (300s)	598 / 14.3mph	<b>17.4mph</b> at 4:13:08 <b>17.0mph</b> @ 4:13:03 (1s) <b>16.9mph</b> @ 4:13:10 (3s) <b>14.7mph</b> @ 4:13:20 (60s) <b>14.7mph</b> @ 4:12:48 (300s)	<b>11.4mph</b> at 4:12:53 <b>11.6mph</b> @ 4:12:54 (1s) <b>11.9mph</b> @ 4:12:55 (3s) <b>13.5mph</b> @ 4:12:57 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:13:42 (300s)	882 / 14.2mph

(60s)																			
2022-01-29 11:12:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:11:48 PM EST to 2022-01-29 11:12:48 PM EST (60s)</b>	996.56mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>21.3mph</b> at 4:12:38 <b>20.6mph</b> @ 4:12:38 (1s) <b>18.7mph</b> @ 4:12:39 (3s) <b>13.4mph</b> @ 4:12:47 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:11:55 (300s)	<b>6.8mph</b> at 4:12:08 <b>7.5mph</b> @ 4:12:09 (1s) <b>8.2mph</b> @ 4:12:10 (3s) <b>11.7mph</b> @ 4:12:23 (60s) <b>14.0mph</b> @ 4:12:23 (300s)	3554  / 13.3mph	<b>22.2mph</b> at 4:12:38 <b>20.2mph</b> @ 4:12:38 (1s) <b>18.2mph</b> @ 4:12:39 (3s) <b>13.6mph</b> @ 4:12:47 (60s) <b>14.5mph</b> @ 4:12:44 (300s)	<b>7.7mph</b> at 4:11:59 <b>8.8mph</b> @ 4:12:00 (1s) <b>9.1mph</b> @ 4:12:00 (3s) <b>12.0mph</b> @ 4:12:24 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:12:10 (300s)	569  / 13.6mph	<b>17.7mph</b> at 4:12:38 <b>17.3mph</b> @ 4:12:39 (1s) <b>16.7mph</b> @ 4:12:40 (3s) <b>13.7mph</b> @ 4:12:47 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:12:45 (300s)	<b>10.4mph</b> at 4:12:00 <b>10.5mph</b> @ 4:12:00 (1s) <b>10.6mph</b> @ 4:12:02 (3s) <b>12.2mph</b> @ 4:12:24 (60s) <b>14.6mph</b> @ 4:12:19 (300s)	850  / 13.7mph					
2022-01-29 11:11:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:10:48 PM EST to 2022-01-29 11:11:48 PM EST (60s)</b>	996.56mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>NW (305°)</b>	<b>22.1mph</b> at 4:11:21 <b>20.4mph</b> @ 4:11:22 (1s) <b>19.6mph</b> @ 4:11:22 (3s) <b>13.6mph</b> @ 4:10:48 (60s) <b>14.7mph</b> @ 4:10:48 (300s)	<b>7.4mph</b> at 4:11:32 <b>7.8mph</b> @ 4:11:32 (1s) <b>8.3mph</b> @ 4:10:49 (3s) <b>12.6mph</b> @ 4:11:45 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:11:45 (300s)	3407  / 12.8mph	<b>21.5mph</b> at 4:11:14 <b>18.9mph</b> @ 4:11:20 (1s) <b>18.5mph</b> @ 4:11:22 (3s) <b>13.8mph</b> @ 4:10:48 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:10:48 (300s)	<b>6.9mph</b> at 4:10:57 <b>8.1mph</b> @ 4:11:32 (1s) <b>9.0mph</b> @ 4:10:49 (3s) <b>12.7mph</b> @ 4:11:45 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:11:45 (300s)	540  / 12.9mph	<b>18.3mph</b> at 4:11:14 <b>17.9mph</b> @ 4:11:22 (1s) <b>17.3mph</b> @ 4:11:22 (3s) <b>14.4mph</b> @ 4:10:48 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:10:48 (300s)	<b>9.9mph</b> at 4:10:48 <b>10.0mph</b> @ 4:10:49 (1s) <b>10.2mph</b> @ 4:10:50 (3s) <b>13.2mph</b> @ 4:11:47 (60s) <b>14.6mph</b> @ 4:11:45 (300s)	817  / 13.2mph					
2022-01-29 11:10:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:09:48 PM EST to 2022-01-29 11:10:48 PM EST (60s)</b>	996.58mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>22.0mph</b> at 4:09:53 <b>20.3mph</b> @ 4:10:09 (1s) <b>18.3mph</b> @ 4:10:10 (3s) <b>16.0mph</b> @ 4:10:17 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:09:48 (300s)	<b>7.1mph</b> at 4:10:46 <b>7.7mph</b> @ 4:10:46 (1s) <b>8.3mph</b> @ 4:10:48 (3s) <b>13.6mph</b> @ 4:10:48 (60s) <b>14.7mph</b> @ 4:10:48 (300s)	3643  / 13.6mph	<b>21.7mph</b> at 4:10:09 <b>19.7mph</b> @ 4:10:09 (1s) <b>17.7mph</b> @ 4:10:11 (3s) <b>16.2mph</b> @ 4:10:17 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:09:51 (300s)	<b>8.0mph</b> at 4:10:47 <b>9.0mph</b> @ 4:10:47 (1s) <b>9.4mph</b> @ 4:10:48 (3s) <b>13.8mph</b> @ 4:10:47 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:10:48 (300s)	581  / 13.9mph	<b>17.6mph</b> at 4:10:09 <b>17.4mph</b> @ 4:10:10 (1s) <b>16.8mph</b> @ 4:10:11 (3s) <b>16.4mph</b> @ 4:10:17 (60s) <b>15.7mph</b> @ 4:09:48 (300s)	<b>10.1mph</b> at 4:10:47 <b>10.3mph</b> @ 4:10:48 (1s) <b>10.8mph</b> @ 4:10:48 (3s) <b>14.4mph</b> @ 4:10:47 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:10:48 (300s)	896  / 14.4mph					
2022-01-29 11:09:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:08:48 PM EST to 2022-01-29 11:09:48 PM EST (60s)</b>	996.48mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>WNW (300°)</b>	<b>29.1mph</b> at 4:09:23 <b>29.1mph</b> @ 4:09:23 (0.1s) <b>26.2mph</b> @ 4:09:26 (1s) <b>24.4mph</b> @ 4:09:27 (3s) <b>16.4mph</b> @ 4:09:00 (60s) <b>15.3mph</b> @ 4:08:53 (300s)	<b>6.8mph</b> at 4:09:03 <b>7.1mph</b> @ 4:09:07 (1s) <b>7.5mph</b> @ 4:09:04 (3s) <b>14.0mph</b> @ 4:09:15 (60s) <b>15.1mph</b> @ 4:09:15 (300s)	3906  / 14.6mph	<b>26.5mph</b> at 4:09:21 <b>28.2mph</b> @ 4:09:23 (NoQC) <b>25.1mph</b> @ 4:09:24 (1s) <b>22.9mph</b> @ 4:09:26 (3s) <b>17.0mph</b> @ 4:09:00 (60s) <b>15.3mph</b> @ 4:09:42 (300s)	<b>6.0mph</b> at 4:09:06 <b>6.4mph</b> @ 4:09:06 (1s) <b>6.8mph</b> @ 4:09:07 (3s) <b>14.3mph</b> @ 4:09:18 (60s) <b>15.0mph</b> @ 4:09:15 (300s)	635  / 15.1mph	<b>24.8mph</b> at 4:09:26 <b>24.3mph</b> @ 4:09:26 (1s) <b>24.0mph</b> @ 4:09:26 (3s) <b>17.2mph</b> @ 4:08:48 (60s) <b>15.7mph</b> @ 4:09:42 (300s)	<b>8.2mph</b> at 4:09:07 <b>8.3mph</b> @ 4:09:07 (1s) <b>8.5mph</b> @ 4:09:08 (3s) <b>14.6mph</b> @ 4:09:18 (60s) <b>15.5mph</b> @ 4:09:17 (300s)	948  / 15.2mph					
2022-01-29 11:08:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:07:48 PM EST to 2022-01-29 11:08:48 PM EST (60s)</b>	996.43mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>27.8mph</b> at 4:08:04 <b>25.1mph</b> @ 4:08:04 (1s) <b>24.0mph</b> @ 4:08:05 (3s) <b>16.7mph</b> @ 4:08:44 (60s) <b>15.3mph</b> @ 4:08:44 (300s)	<b>8.3mph</b> at 4:07:56 <b>8.8mph</b> @ 4:07:54 (1s) <b>9.5mph</b> @ 4:07:56 (3s) <b>13.4mph</b> @ 4:07:48 (60s) <b>14.9mph</b> @ 4:08:00 (300s)	4399  / 16.4mph	<b>25.9mph</b> at 4:08:04 <b>28.4mph</b> @ 4:08:03 (NoQC) <b>25.4mph</b> @ 4:08:12 (1s) <b>23.8mph</b> @ 4:08:05 (3s) <b>17.0mph</b> @ 4:08:44 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:08:47 (300s)	<b>8.8mph</b> at 4:07:57 <b>9.9mph</b> @ 4:07:57 (1s) <b>10.8mph</b> @ 4:07:59 (3s) <b>12.7mph</b> @ 4:07:48 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:08:00 (300s)	704  / 16.7mph	<b>23.2mph</b> at 4:08:12 <b>22.7mph</b> @ 4:08:12 (1s) <b>22.3mph</b> @ 4:08:08 (3s) <b>17.4mph</b> @ 4:08:44 (60s) <b>15.6mph</b> @ 4:08:48 (300s)	<b>11.0mph</b> at 4:07:58 <b>11.2mph</b> @ 4:07:59 (1s) <b>11.7mph</b> @ 4:07:59 (3s) <b>13.2mph</b> @ 4:07:48 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:08:00 (300s)	1075  / 17.2mph					
2022-01-29 11:07:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:06:48 PM EST to 2022-01-29 11:07:48 PM EST (60s)</b>	996.36mb	12.15V	12.9°F 94%	21.7°F	<b>NW (312°)</b>	<b>23.0mph</b> at 4:07:47 <b>20.7mph</b> @ 4:07:48 (1s) <b>18.4mph</b> @ 4:07:47 (3s) <b>15.5mph</b> @ 4:06:48 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:06:48 (300s)	<b>7.8mph</b> at 4:07:38 <b>8.3mph</b> @ 4:07:38 (1s) <b>8.7mph</b> @ 4:06:48 (3s) <b>12.8mph</b> @ 4:07:41 (60s) <b>15.0mph</b> @ 4:07:44 (300s)	3589  / 13.4mph	<b>22.8mph</b> at 4:07:47 <b>20.0mph</b> @ 4:07:47 (1s) <b>17.8mph</b> @ 4:07:47 (3s) <b>15.5mph</b> @ 4:06:48 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:06:48 (300s)	<b>7.3mph</b> at 4:06:54 <b>8.1mph</b> @ 4:06:55 (1s) <b>9.0mph</b> @ 4:06:48 (3s) <b>12.1mph</b> @ 4:07:41 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:07:45 (300s)	533  / 12.7mph	<b>19.4mph</b> at 4:07:47 <b>18.1mph</b> @ 4:07:48 (1s) <b>17.0mph</b> @ 4:07:48 (3s) <b>15.9mph</b> @ 4:06:48 (60s) <b>15.8mph</b> @ 4:06:48 (300s)	<b>9.3mph</b> at 4:06:48 <b>9.5mph</b> @ 4:06:48 (1s) <b>9.7mph</b> @ 4:06:48 (3s) <b>12.8mph</b> @ 4:07:42 (60s) <b>15.3mph</b> @ 4:07:45 (300s)	819  / 13.3mph					

2022-01-29 11:06:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:05:48 PM EST to 2022-01-29 11:06:48 PM EST (60s)</b>	996.43mb	12.15V	12.8°F 94%	21.7°F	<b>NW (306°)</b>	<b>24.2mph</b> at 4:05:57 <b>23.2mph</b> @ 4:06:29 (1s) <b>21.7mph</b> @ 4:06:29 (3s) <b>16.5mph</b> @ 4:06:03 (60s) <b>15.8mph</b> @ 4:05:50 (300s)	<b>8.0mph</b> at 4:06:46 <b>8.2mph</b> @ 4:06:46 (1s) <b>8.8mph</b> @ 4:06:48 (3s) <b>15.5mph</b> @ 4:06:47 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:06:48 (300s)	4167 / 15.5mph	<b>25.2mph</b> at 4:06:26 <b>26.5mph</b> @ 4:06:28 (NoQC) <b>23.4mph</b> @ 4:06:29 (1s) <b>21.5mph</b> @ 4:06:30 (3s) <b>16.4mph</b> @ 4:06:04 (60s) <b>15.9mph</b> @ 4:05:50 (300s)	<b>8.0mph</b> at 4:06:46 <b>8.7mph</b> @ 4:06:46 (1s) <b>9.2mph</b> @ 4:06:47 (3s) <b>15.5mph</b> @ 4:06:48 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:06:48 (300s)	656 / 15.6mph	<b>21.6mph</b> at 4:06:29 <b>21.3mph</b> @ 4:06:29 (1s) <b>20.5mph</b> @ 4:06:31 (3s) <b>17.2mph</b> @ 4:06:04 (60s) <b>16.2mph</b> @ 4:05:50 (300s)	<b>9.5mph</b> at 4:06:47 <b>9.7mph</b> @ 4:06:47 (1s) <b>10.1mph</b> @ 4:06:47 (3s) <b>15.9mph</b> @ 4:06:47 (60s) <b>15.8mph</b> @ 4:06:47 (300s)	991 / 15.9mph
2022-01-29 11:05:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:04:47 PM EST to 2022-01-29 11:05:47 PM EST (60s)</b>	996.29mb	12.14V	12.8°F 94%	21.7°F	<b>NW (304°)</b>	<b>24.2mph</b> at 4:05:11 <b>23.2mph</b> @ 4:05:11 (1s) <b>20.8mph</b> @ 4:05:12 (3s) <b>16.4mph</b> @ 4:05:40 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:04:48 (300s)	<b>10.0mph</b> at 4:05:02 <b>10.5mph</b> @ 4:05:02 (1s) <b>11.7mph</b> @ 4:05:03 (3s) <b>15.0mph</b> @ 4:04:47 (60s) <b>15.8mph</b> @ 4:05:46 (300s)	4350 / 16.2mph	<b>24.7mph</b> at 4:05:10 <b>22.1mph</b> @ 4:05:10 (1s) <b>20.5mph</b> @ 4:05:12 (3s) <b>16.3mph</b> @ 4:05:40 (60s) <b>16.6mph</b> @ 4:04:48 (300s)	<b>8.7mph</b> at 4:04:57 <b>9.4mph</b> @ 4:04:57 (1s) <b>11.0mph</b> @ 4:04:58 (3s) <b>15.0mph</b> @ 4:04:47 (60s) <b>15.9mph</b> @ 4:05:46 (300s)	678 / 16.1mph	<b>22.5mph</b> at 4:05:12 <b>21.9mph</b> @ 4:05:12 (1s) <b>21.0mph</b> @ 4:05:13 (3s) <b>16.9mph</b> @ 4:05:42 (60s) <b>16.8mph</b> @ 4:04:53 (300s)	<b>12.3mph</b> at 4:04:58 <b>12.4mph</b> @ 4:04:58 (1s) <b>13.2mph</b> @ 4:04:59 (3s) <b>15.2mph</b> @ 4:04:47 (60s) <b>16.2mph</b> @ 4:05:46 (300s)	1057 / 16.9mph
2022-01-29 11:04:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:03:47 PM EST to 2022-01-29 11:04:47 PM EST (60s)</b>	996.33mb	12.15V	12.8°F 94%	21.7°F	<b>NW (310°)</b>	<b>22.9mph</b> at 4:04:14 <b>21.5mph</b> @ 4:04:28 (1s) <b>20.7mph</b> @ 4:04:30 (3s) <b>15.1mph</b> @ 4:03:47 (60s) <b>17.0mph</b> @ 4:03:47 (300s)	<b>9.2mph</b> at 4:03:50 <b>10.0mph</b> @ 4:04:05 (1s) <b>11.5mph</b> @ 4:03:50 (3s) <b>14.2mph</b> @ 4:04:22 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:04:40 (300s)	4024 / 15.0mph	<b>24.7mph</b> at 4:04:21 <b>21.0mph</b> @ 4:04:29 (1s) <b>20.5mph</b> @ 4:04:29 (3s) <b>15.0mph</b> @ 4:04:46 (60s) <b>17.0mph</b> @ 4:03:47 (300s)	<b>9.0mph</b> at 4:04:05 <b>10.1mph</b> @ 4:04:05 (1s) <b>11.3mph</b> @ 4:04:39 (3s) <b>13.9mph</b> @ 4:04:21 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:04:39 (300s)	632 / 15.0mph	<b>20.6mph</b> at 4:04:24 <b>19.9mph</b> @ 4:04:28 (1s) <b>19.9mph</b> @ 4:04:30 (3s) <b>15.9mph</b> @ 4:03:47 (60s) <b>17.3mph</b> @ 4:03:47 (300s)	<b>11.0mph</b> at 4:04:39 <b>11.2mph</b> @ 4:04:39 (1s) <b>11.7mph</b> @ 4:03:47 (3s) <b>14.4mph</b> @ 4:04:22 (60s) <b>16.8mph</b> @ 4:04:42 (300s)	945 / 15.2mph
2022-01-29 11:03:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:02:47 PM EST to 2022-01-29 11:03:47 PM EST (60s)</b>	996.36mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	<b>NW (310°)</b>	<b>26.3mph</b> at 4:03:16 <b>23.6mph</b> @ 4:03:17 (1s) <b>22.6mph</b> @ 4:03:19 (3s) <b>15.8mph</b> @ 4:03:21 (60s) <b>17.4mph</b> @ 4:02:50 (300s)	<b>9.5mph</b> at 4:03:43 <b>9.9mph</b> @ 4:03:43 (1s) <b>10.4mph</b> @ 4:03:43 (3s) <b>15.1mph</b> @ 4:03:46 (60s) <b>17.0mph</b> @ 4:03:46 (300s)	4060 / 15.1mph	<b>26.0mph</b> at 4:03:16 <b>27.9mph</b> @ 4:03:16 (NoQC) <b>24.9mph</b> @ 4:03:17 (1s) <b>23.1mph</b> @ 4:03:19 (3s) <b>15.8mph</b> @ 4:03:21 (60s) <b>17.4mph</b> @ 4:02:50 (300s)	<b>7.9mph</b> at 4:03:43 <b>8.8mph</b> @ 4:03:43 (1s) <b>9.3mph</b> @ 4:03:44 (3s) <b>15.0mph</b> @ 4:03:47 (60s) <b>17.0mph</b> @ 4:03:47 (300s)	634 / 15.1mph	<b>22.3mph</b> at 4:03:17 <b>22.0mph</b> @ 4:03:18 (1s) <b>21.3mph</b> @ 4:03:20 (3s) <b>15.9mph</b> @ 4:02:59 (60s) <b>17.6mph</b> @ 4:02:51 (300s)	<b>10.8mph</b> at 4:03:44 <b>11.0mph</b> @ 4:03:44 (1s) <b>11.2mph</b> @ 4:03:44 (3s) <b>15.4mph</b> @ 4:03:46 (60s) <b>17.3mph</b> @ 4:03:47 (300s)	957 / 15.4mph
2022-01-29 11:02:53 PM EST  <b>2022-01-29 11:01:47 PM EST to 2022-01-29 11:02:47 PM EST (60s)</b>	996.25mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	<b>WNW (302°)</b>	<b>24.0mph</b> at 4:02:06 <b>21.3mph</b> @ 4:02:27 (1s) <b>20.5mph</b> @ 4:02:29 (3s) <b>17.6mph</b> @ 4:01:47 (60s) <b>17.6mph</b> @ 4:01:49 (300s)	<b>8.0mph</b> at 4:02:32 <b>8.1mph</b> @ 4:02:33 (1s) <b>9.9mph</b> @ 4:02:34 (3s) <b>15.1mph</b> @ 4:02:40 (60s) <b>17.3mph</b> @ 4:02:42 (300s)	4068 / 15.2mph	<b>25.0mph</b> at 4:02:27 <b>26.2mph</b> @ 4:02:27 (NoQC) <b>22.2mph</b> @ 4:02:27 (1s) <b>20.5mph</b> @ 4:02:29 (3s) <b>18.1mph</b> @ 4:01:47 (60s) <b>17.6mph</b> @ 4:02:29 (300s)	<b>7.6mph</b> at 4:02:36 <b>8.5mph</b> @ 4:02:36 (1s) <b>10.1mph</b> @ 4:02:36 (3s) <b>15.2mph</b> @ 4:02:46 (60s) <b>17.3mph</b> @ 4:02:42 (300s)	641 / 15.3mph	<b>20.3mph</b> at 4:02:27 <b>20.1mph</b> @ 4:02:28 (1s) <b>19.7mph</b> @ 4:02:24 (3s) <b>18.3mph</b> @ 4:01:47 (60s) <b>17.6mph</b> @ 4:02:30 (300s)	<b>11.1mph</b> at 4:02:36 <b>11.3mph</b> @ 4:02:36 (1s) <b>11.6mph</b> @ 4:02:37 (3s) <b>15.6mph</b> @ 4:02:46 (60s) <b>17.5mph</b> @ 4:02:43 (300s)	972 / 15.6mph
2022-01-29 11:01:54 PM EST  <b>2022-01-29 11:00:47 PM EST to 2022-01-29 11:01:47 PM EST (60s)</b>	996.28mb	12.14V	12.8°F 94%	21.8°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>28.8mph</b> at 4:01:08 <b>28.7mph</b> @ 4:01:07 (1s) <b>24.8mph</b> @ 4:01:30 (1s) <b>22.3mph</b> @ 4:00:57 (3s) <b>20.0mph</b> @ 4:00:55 (60s) <b>17.8mph</b> @ 4:01:10 (300s)	<b>11.3mph</b> at 4:01:20 <b>11.8mph</b> @ 4:01:04 (1s) <b>13.5mph</b> @ 4:01:15 (3s) <b>17.5mph</b> @ 4:01:46 (60s) <b>17.6mph</b> @ 4:01:46 (300s)	4732 / 17.6mph	<b>28.6mph</b> at 4:01:08 <b>29.4mph</b> @ 4:01:07 (NoQC) <b>26.3mph</b> @ 4:01:10 (1s) <b>24.5mph</b> @ 4:01:10 (3s) <b>19.6mph</b> @ 4:00:55 (60s) <b>17.7mph</b> @ 4:01:35 (300s)	<b>10.6mph</b> at 4:01:13 <b>11.8mph</b> @ 4:01:14 (1s) <b>13.7mph</b> @ 4:01:15 (3s) <b>18.1mph</b> @ 4:01:47 (60s) <b>17.5mph</b> @ 4:00:56 (300s)	766 / 18.2mph	<b>24.1mph</b> at 4:01:09 <b>23.6mph</b> @ 4:01:10 (1s) <b>22.9mph</b> @ 4:01:10 (3s) <b>20.1mph</b> @ 4:00:55 (60s) <b>17.9mph</b> @ 4:01:36 (300s)	<b>14.1mph</b> at 4:01:39 <b>14.3mph</b> @ 4:01:39 (1s) <b>14.6mph</b> @ 4:01:41 (3s) <b>18.3mph</b> @ 4:01:47 (60s) <b>17.7mph</b> @ 4:01:22 (300s)	1147 / 18.3mph
2022-01-29 11:00:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:59:47 PM EST to 2022-01-29 11:00:47 PM EST</b>	996.04mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	<b>NW (316°)</b>	<b>29.6mph</b> at 4:00:29 <b>29.5mph</b> @ 4:00:29 (1s) <b>27.7mph</b> @ 4:00:29 (1s) <b>25.4mph</b> @ 3:59:58 (3s) <b>19.7mph</b> @ 4:00:46 (60s) <b>17.7mph</b> @ 4:00:46	<b>11.3mph</b> at 4:00:19 <b>11.8mph</b> @ 4:00:19 (1s) <b>14.8mph</b> @ 4:00:20 (3s) <b>17.1mph</b> @ 3:59:50 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:59:54 (300s)	5324 / 19.7mph	<b>29.0mph</b> at 4:00:29 <b>31.4mph</b> @ 4:00:27 (NoQC) <b>28.9mph</b> @ 4:00:29 (1s) <b>27.1mph</b> @ 4:00:29 (1s) <b>25.1mph</b> @ 3:59:58 (3s) <b>19.4mph</b> @ 4:00:47	<b>11.3mph</b> at 4:00:19 <b>12.4mph</b> @ 4:00:19 (1s) <b>14.6mph</b> @ 4:00:20 (3s) <b>17.1mph</b> @ 3:59:51 (60s) <b>17.0mph</b> @ 3:59:55 (300s)	820 / 19.4mph	<b>25.8mph</b> at 3:59:58 <b>25.3mph</b> @ 3:59:58 (1s) <b>24.7mph</b> @ 3:59:59 (3s) <b>19.6mph</b> @ 4:00:47 (60s) <b>17.8mph</b> @ 4:00:47 (300s)	<b>14.7mph</b> at 3:59:48 <b>14.9mph</b> @ 3:59:48 (1s) <b>15.5mph</b> @ 3:59:49 (3s) <b>17.5mph</b> @ 3:59:52 (60s) <b>17.2mph</b> @ 3:59:54 (300s)	1238 / 19.7mph

<b>PM EST</b> (60s)						(300s)			(60s) <b>17.6mph</b> @ 3:00:46 (300s)					
2022-01-29 10:59:54 PM EST	996.19mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	<b>NW</b> (309°)	<b>30.5mph</b> at 3:59:35 <b>30.4mph</b> @ 3:59:35 (0.1s) <b>27.9mph</b> @ 3:59:36 (1s) <b>24.9mph</b> @ 3:59:36 (3s) <b>18.6mph</b> @ 3:59:37 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:59:37 (300s)	<b>11.0mph</b> at 3:59:40 <b>11.4mph</b> @ 3:59:41 (1s) <b>11.6mph</b> @ 3:59:42 (3s) <b>16.8mph</b> @ 3:58:58 (60s) <b>17.0mph</b> @ 3:58:58 (300s)	4661 / 17.3mph	<b>29.3mph</b> at 3:59:35 <b>31.6mph</b> @ 3:59:35 (NoQC) <b>29.3mph</b> @ 3:59:35 (1s) <b>26.8mph</b> @ 3:59:36 (3s) <b>23.8mph</b> @ 3:59:36 (60s) <b>18.3mph</b> @ 3:59:38 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:59:37 (300s)	<b>9.6mph</b> at 3:59:42 <b>10.8mph</b> @ 3:59:42 (1s) <b>11.8mph</b> @ 3:59:43 (3s) <b>16.4mph</b> @ 3:58:58 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:58:58 (300s)	730 / 17.3mph	<b>25.2mph</b> at 3:59:35 <b>24.7mph</b> @ 3:59:36 (1s) <b>23.2mph</b> @ 3:59:37 (3s) <b>18.4mph</b> @ 3:59:38 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:59:38 (300s)	<b>12.7mph</b> at 3:59:43 <b>13.0mph</b> @ 3:59:43 (1s) <b>13.6mph</b> @ 3:59:44 (3s) <b>16.5mph</b> @ 3:58:47 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:58:51 (300s)	1112 / 17.7mph
2022-01-29 10:58:53 PM EST	996.22mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	<b>NW</b> (312°)	<b>29.0mph</b> at 3:58:46 <b>29.0mph</b> @ 3:58:46 (0.1s) <b>26.5mph</b> @ 3:58:46 (1s) <b>23.4mph</b> @ 3:58:46 (3s) <b>17.1mph</b> @ 3:58:47 (60s) <b>17.7mph</b> @ 3:57:47 (300s)	<b>9.6mph</b> at 3:57:47 <b>10.3mph</b> @ 3:57:48 (1s) <b>11.6mph</b> @ 3:58:32 (3s) <b>16.1mph</b> @ 3:57:49 (60s) <b>17.0mph</b> @ 3:58:37 (300s)	4607 / 17.1mph	<b>28.1mph</b> at 3:58:46 <b>28.4mph</b> @ 3:58:46 (NoQC) <b>25.2mph</b> @ 3:58:46 (1s) <b>22.6mph</b> @ 3:58:46 (3s) <b>16.6mph</b> @ 3:58:20 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:57:47 (300s)	<b>9.5mph</b> at 3:57:47 <b>10.4mph</b> @ 3:57:48 (1s) <b>11.4mph</b> @ 3:58:33 (3s) <b>15.9mph</b> @ 3:58:37 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:58:37 (300s)	701 / 16.6mph	<b>23.6mph</b> at 3:58:39 <b>23.1mph</b> @ 3:58:40 (1s) <b>21.7mph</b> @ 3:58:41 (3s) <b>16.7mph</b> @ 3:58:21 (60s) <b>17.8mph</b> @ 3:57:47 (300s)	<b>12.2mph</b> at 3:57:48 <b>12.4mph</b> @ 3:57:48 (1s) <b>12.9mph</b> @ 3:57:49 (3s) <b>16.0mph</b> @ 3:58:38 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:58:39 (300s)	1030 / 16.5mph
2022-01-29 10:57:53 PM EST	996.25mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	<b>NW</b> (318°)	<b>28.3mph</b> at 3:57:35 <b>25.4mph</b> @ 3:57:36 (1s) <b>22.2mph</b> @ 3:57:38 (3s) <b>18.3mph</b> @ 3:56:47 (60s) <b>17.8mph</b> @ 3:57:42 (300s)	<b>7.5mph</b> at 3:57:18 <b>7.6mph</b> @ 3:57:18 (1s) <b>9.9mph</b> @ 3:57:19 (3s) <b>16.2mph</b> @ 3:57:46 (60s) <b>17.4mph</b> @ 3:57:20 (300s)	4366 / 16.2mph	<b>25.9mph</b> at 3:57:21 <b>28.2mph</b> @ 3:57:21 (NoQC) <b>23.8mph</b> @ 3:57:21 (1s) <b>21.4mph</b> @ 3:57:23 (3s) <b>18.4mph</b> @ 3:56:47 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:57:41 (300s)	<b>7.3mph</b> at 3:57:18 <b>8.5mph</b> @ 3:57:18 (1s) <b>11.6mph</b> @ 3:57:18 (3s) <b>16.0mph</b> @ 3:57:46 (60s) <b>17.2mph</b> @ 3:57:20 (300s)	676 / 16.1mph	<b>21.7mph</b> at 3:57:36 <b>21.3mph</b> @ 3:57:37 (1s) <b>20.2mph</b> @ 3:57:38 (3s) <b>18.9mph</b> @ 3:56:47 (60s) <b>17.8mph</b> @ 3:57:43 (300s)	<b>12.4mph</b> at 3:57:18 <b>12.9mph</b> @ 3:57:18 (1s) <b>14.0mph</b> @ 3:57:20 (3s) <b>16.4mph</b> @ 3:57:29 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:57:14 (300s)	1031 / 16.5mph
2022-01-29 10:56:54 PM EST	996.18mb	12.15V	12.8°F 94%	21.8°F	<b>NW</b> (306°)	<b>31.6mph</b> at 3:56:17 <b>31.5mph</b> @ 3:56:17 (0.1s) <b>29.5mph</b> @ 3:56:18 (1s) <b>24.8mph</b> @ 3:56:20 (3s) <b>18.8mph</b> @ 3:56:25 (60s) <b>17.6mph</b> @ 3:55:53 (300s)	<b>9.6mph</b> at 3:56:03 <b>10.6mph</b> @ 3:56:03 (1s) <b>13.1mph</b> @ 3:56:04 (3s) <b>16.7mph</b> @ 3:55:50 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:56:16 (300s)	4921 / 18.2mph	<b>30.0mph</b> at 3:56:18 <b>33.0mph</b> @ 3:56:17 (NoQC) <b>30.5mph</b> @ 3:56:17 (0.1s) <b>28.0mph</b> @ 3:56:18 (3s) <b>25.4mph</b> @ 3:55:53 (3s) <b>19.1mph</b> @ 3:56:25 (60s) <b>17.4mph</b> @ 3:55:59 (300s)	<b>10.4mph</b> at 3:56:34 <b>11.8mph</b> @ 3:56:30 (1s) <b>12.7mph</b> @ 3:56:30 (3s) <b>16.5mph</b> @ 3:55:50 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:56:31 (300s)	780 / 18.5mph	<b>24.8mph</b> at 3:56:18 <b>24.3mph</b> @ 3:56:18 (1s) <b>23.2mph</b> @ 3:56:20 (3s) <b>19.3mph</b> @ 3:56:26 (60s) <b>17.8mph</b> @ 3:56:47 (300s)	<b>12.7mph</b> at 3:56:31 <b>12.9mph</b> @ 3:56:32 (1s) <b>13.4mph</b> @ 3:56:33 (3s) <b>16.5mph</b> @ 3:55:47 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:56:35 (300s)	1187 / 18.9mph
2022-01-29 10:55:53 PM EST	996.14mb	12.15V	12.9°F 94%	21.9°F	<b>NW</b> (312°)	<b>29.7mph</b> at 3:55:28 <b>29.7mph</b> @ 3:55:28 (0.1s) <b>28.3mph</b> @ 3:55:28 (1s) <b>27.2mph</b> @ 3:55:30 (3s) <b>17.6mph</b> @ 3:55:03 (60s) <b>17.7mph</b> @ 3:55:43 (300s)	<b>7.5mph</b> at 3:55:05 <b>7.6mph</b> @ 3:55:06 (1s) <b>8.2mph</b> @ 3:55:07 (3s) <b>16.4mph</b> @ 3:55:14 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:54:48 (300s)	4529 / 16.8mph	<b>28.3mph</b> at 3:55:27 <b>30.4mph</b> @ 3:55:28 (NoQC) <b>28.3mph</b> @ 3:55:28 (1s) <b>26.6mph</b> @ 3:55:29 (3s) <b>26.0mph</b> @ 3:55:30 (3s) <b>17.2mph</b> @ 3:55:03 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:55:44 (300s)	<b>7.4mph</b> at 3:55:06 <b>7.8mph</b> @ 3:55:07 (1s) <b>8.5mph</b> @ 3:55:07 (3s) <b>16.1mph</b> @ 3:55:15 (60s) <b>17.0mph</b> @ 3:54:48 (300s)	701 / 16.6mph	<b>24.3mph</b> at 3:55:30 <b>23.8mph</b> @ 3:55:30 (1s) <b>23.5mph</b> @ 3:55:30 (3s) <b>17.5mph</b> @ 3:54:57 (60s) <b>17.6mph</b> @ 3:55:45 (300s)	<b>9.3mph</b> at 3:55:07 <b>9.5mph</b> @ 3:55:07 (1s) <b>9.7mph</b> @ 3:55:08 (3s) <b>16.3mph</b> @ 3:55:16 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:54:48 (300s)	1035 / 16.6mph
2022-01-29 10:54:53 PM EST	996.11mb	12.14V	12.9°F 94%	21.9°F	<b>NW</b> (310°)	<b>27.3mph</b> at 3:54:09 <b>24.9mph</b> @ 3:54:10 (1s) <b>23.5mph</b> @ 3:54:12 (3s) <b>20.3mph</b> @ 3:53:47 (60s) <b>17.7mph</b> @ 3:53:47 (300s)	<b>8.0mph</b> at 3:54:03 <b>8.9mph</b> @ 3:54:03 (1s) <b>11.9mph</b> @ 3:54:04 (3s) <b>17.0mph</b> @ 3:54:46 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:54:25 (300s)	4595 / 17.1mph	<b>26.4mph</b> at 3:54:29 <b>27.9mph</b> @ 3:54:09 (NoQC) <b>23.9mph</b> @ 3:54:38 (1s) <b>22.5mph</b> @ 3:54:11 (3s) <b>19.8mph</b> @ 3:53:47 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:53:50 (300s)	<b>8.8mph</b> at 3:54:03 <b>9.8mph</b> @ 3:54:03 (1s) <b>11.7mph</b> @ 3:54:03 (3s) <b>16.6mph</b> @ 3:54:46 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:54:24 (300s)	698 / 16.6mph	<b>22.9mph</b> at 3:54:11 <b>22.3mph</b> @ 3:54:11 (1s) <b>21.5mph</b> @ 3:53:47 (3s) <b>20.1mph</b> @ 3:53:47 (60s) <b>17.8mph</b> @ 3:53:50 (300s)	<b>12.2mph</b> at 3:54:06 <b>12.4mph</b> @ 3:54:07 (1s) <b>12.7mph</b> @ 3:54:08 (3s) <b>17.0mph</b> @ 3:54:47 (60s) <b>17.2mph</b> @ 3:54:27 (300s)	1065 / 17.0mph
2022-01-29 10:53:53 PM EST	996.03mb	12.16V	12.9°F 94%	21.9°F	<b>NW</b> (316°)	<b>31.9mph</b> at 3:52:56 <b>31.7mph</b> @ 3:52:56 (0.1s) <b>29.4mph</b>	<b>11.5mph</b> at 3:52:53 <b>12.4mph</b> @ 3:52:53 (1s) <b>15.3mph</b>	5487 / 20.3mph	<b>29.2mph</b> at 3:52:56 <b>32.3mph</b> @ 3:52:56 (NoQC) <b>29.8mph</b>	<b>9.6mph</b> at 3:53:10 <b>11.3mph</b> @ 3:53:10 (1s) <b>14.0mph</b>	838 / 19.8mph	<b>26.1mph</b> at 3:52:56 <b>25.7mph</b> @ 3:52:57 (1s) <b>24.3mph</b>	<b>15.0mph</b> at 3:53:40 <b>15.4mph</b> @ 3:52:47 (1s) <b>16.5mph</b>	1264 / 20.1mph

2022-01-29 10:52:47 PM EST to 2022-01-29 10:53:47 PM EST (60s)						@ 3:52:57 (1s) <b>26.3mph</b> @ 3:52:58 (2s) <b>20.3mph</b> @ 3:53:46 (60s) <b>17.7mph</b> @ 3:53:32 (300s)	@ 3:52:47 (1s) <b>15.5mph</b> @ 3:52:47 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:52:47 (300s)		@ 3:52:56 (1s) <b>28.2mph</b> @ 3:52:57 (1s) <b>25.9mph</b> @ 3:52:58 (60s) <b>19.8mph</b> @ 3:53:47 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:53:32 (300s)	@ 3:53:11 (3s) <b>15.5mph</b> @ 3:52:47 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:52:47 (300s)		@ 3:52:58 (3s) <b>20.1mph</b> @ 3:52:46 (60s) <b>17.9mph</b> @ 3:53:33 (300s)	@ 3:52:47 (3s) <b>15.9mph</b> @ 3:52:47 (60s) <b>17.2mph</b> @ 3:52:47 (300s)	
2022-01-29 10:52:54 PM EST  2022-01-29 10:51:47 PM EST to 2022-01-29 10:52:47 PM EST (60s)	996.13mb	12.15V	13.0°F 94%	21.9°F	NW (311°)	<b>23.9mph</b> at 3:52:01 <b>22.9mph</b> @ 3:52:01 (1s) <b>20.4mph</b> @ 3:52:03 (3s) <b>18.4mph</b> @ 3:51:47 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:52:08 (300s)	<b>9.3mph</b> at 3:52:40 <b>10.2mph</b> @ 3:52:40 (1s) <b>11.4mph</b> @ 3:52:31 (3s) <b>15.3mph</b> @ 3:52:41 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:52:46 (300s)	4176 / 15.6mph	<b>25.0mph</b> at 3:52:19 <b>21.2mph</b> @ 3:51:53 (1s) <b>18.7mph</b> @ 3:51:57 (3s) <b>18.1mph</b> @ 3:51:47 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:52:08 (300s)	@ 3:52:34 (1s) <b>10.3mph</b> @ 3:52:34 (60s) <b>11.6mph</b> @ 3:52:32 (3s) <b>15.2mph</b> @ 3:52:41 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:52:46 (300s)	652 / 15.5mph	<b>19.9mph</b> at 3:52:01 <b>19.5mph</b> @ 3:52:02 (1s) <b>19.3mph</b> @ 3:52:04 (3s) <b>18.6mph</b> @ 3:51:47 (60s) <b>17.6mph</b> @ 3:52:09 (300s)	<b>11.3mph</b> at 3:52:35 <b>11.4mph</b> @ 3:52:35 (1s) <b>11.7mph</b> @ 3:52:36 (3s) <b>15.6mph</b> @ 3:52:42 (60s) <b>17.2mph</b> @ 3:52:42 (300s)	991 / 15.9mph
2022-01-29 10:51:53 PM EST  2022-01-29 10:50:47 PM EST to 2022-01-29 10:51:47 PM EST (60s)	996.03mb	12.15V	13.0°F 94%	22.0°F	NW (316°)	<b>27.1mph</b> at 3:51:00 <b>24.9mph</b> @ 3:51:00 (1s) <b>23.0mph</b> @ 3:51:02 (3s) <b>19.2mph</b> @ 3:51:27 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:51:24 (300s)	<b>11.0mph</b> at 3:51:33 <b>11.7mph</b> @ 3:51:34 (1s) <b>12.3mph</b> @ 3:51:35 (3s) <b>15.2mph</b> @ 3:50:47 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:50:59 (300s)	4960 / 18.4mph	<b>28.8mph</b> at 3:51:00 <b>30.4mph</b> @ 3:51:00 (NoQC) <b>27.2mph</b> @ 3:51:00 (1s) <b>23.8mph</b> @ 3:51:02 (3s) <b>18.9mph</b> @ 3:51:28 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:51:25 (300s)	@ 3:51:33 (1s) <b>11.1mph</b> @ 3:51:33 (3s) <b>12.0mph</b> @ 3:51:34 (60s) <b>14.8mph</b> @ 3:50:47 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:50:59 (300s)	766 / 18.2mph	<b>24.5mph</b> at 3:51:00 <b>23.8mph</b> @ 3:51:01 (1s) <b>23.1mph</b> @ 3:51:03 (3s) <b>19.2mph</b> @ 3:51:29 (60s) <b>17.4mph</b> @ 3:51:31 (300s)	<b>13.0mph</b> at 3:51:45 <b>13.2mph</b> @ 3:51:35 (1s) <b>13.5mph</b> @ 3:51:46 (3s) <b>15.2mph</b> @ 3:50:47 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:51:00 (300s)	1165 / 18.6mph
2022-01-29 10:50:53 PM EST  2022-01-29 10:49:47 PM EST to 2022-01-29 10:50:47 PM EST (60s)	996.09mb	12.15V	13.0°F 94%	22.0°F	NW (309°)	<b>24.5mph</b> at 3:50:32 <b>23.3mph</b> @ 3:50:30 (1s) <b>21.6mph</b> @ 3:50:32 (3s) <b>19.0mph</b> @ 3:49:47 (60s) <b>17.7mph</b> @ 3:49:47 (300s)	<b>8.7mph</b> at 3:50:07 <b>8.7mph</b> @ 3:50:08 (1s) <b>9.8mph</b> @ 3:50:08 (3s) <b>14.6mph</b> @ 3:50:26 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:50:46 (300s)	4069 / 15.2mph	<b>25.2mph</b> at 3:50:32 <b>21.7mph</b> @ 3:50:33 (1s) <b>20.0mph</b> @ 3:50:32 (3s) <b>18.9mph</b> @ 3:49:47 (60s) <b>17.6mph</b> @ 3:49:47 (300s)	@ 3:50:07 (1s) <b>9.4mph</b> @ 3:50:07 (3s) <b>10.4mph</b> @ 3:50:08 (60s) <b>14.4mph</b> @ 3:50:32 (60s) <b>17.0mph</b> @ 3:50:47 (300s)	622 / 14.8mph	<b>21.2mph</b> at 3:50:31 <b>20.9mph</b> @ 3:50:31 (1s) <b>20.5mph</b> @ 3:50:33 (3s) <b>19.2mph</b> @ 3:49:47 (60s) <b>17.8mph</b> @ 3:49:47 (300s)	<b>11.0mph</b> at 3:50:10 <b>11.1mph</b> @ 3:50:10 (1s) <b>11.6mph</b> @ 3:50:11 (3s) <b>14.9mph</b> @ 3:50:29 (60s) <b>17.2mph</b> @ 3:50:46 (300s)	951 / 15.3mph
2022-01-29 10:49:53 PM EST  2022-01-29 10:48:47 PM EST to 2022-01-29 10:49:47 PM EST (60s)	995.98mb	12.14V	13.0°F 94%	22.0°F	NW (310°)	<b>31.5mph</b> at 3:49:04 <b>31.2mph</b> @ 3:49:04 (1s) <b>28.8mph</b> @ 3:49:05 (3s) <b>25.5mph</b> @ 3:49:05 (60s) <b>21.2mph</b> @ 3:49:24 (60s) <b>17.8mph</b> @ 3:49:35 (300s)	<b>8.6mph</b> at 3:49:37 <b>9.4mph</b> @ 3:49:38 (1s) <b>10.2mph</b> @ 3:49:38 (3s) <b>17.2mph</b> @ 3:48:47 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:48:47 (300s)	5129 / 19.0mph	<b>35.0mph</b> at 3:49:17 <b>35.8mph</b> @ 3:49:08 (NoQC) <b>32.4mph</b> @ 3:49:17 (1s) <b>31.1mph</b> @ 3:49:09 (3s) <b>27.2mph</b> @ 3:49:18 (60s) <b>20.8mph</b> @ 3:49:25 (60s) <b>17.7mph</b> @ 3:49:36 (300s)	@ 3:49:35 (1s) <b>7.4mph</b> at 3:49:35 <b>8.6mph</b> @ 3:49:35 (1s) <b>9.6mph</b> @ 3:49:37 (3s) <b>16.8mph</b> @ 3:48:47 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:48:49 (300s)	800 / 18.9mph	<b>27.9mph</b> at 3:49:09 <b>26.9mph</b> @ 3:49:09 (1s) <b>24.8mph</b> @ 3:49:11 (3s) <b>21.0mph</b> @ 3:49:25 (60s) <b>17.9mph</b> @ 3:49:36 (300s)	<b>12.5mph</b> at 3:49:37 <b>12.7mph</b> @ 3:49:38 (1s) <b>13.0mph</b> @ 3:49:38 (3s) <b>16.9mph</b> @ 3:48:47 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:48:47 (300s)	1208 / 19.2mph
2022-01-29 10:48:53 PM EST  2022-01-29 10:47:47 PM EST to 2022-01-29 10:48:47 PM EST (60s)	995.77mb	12.15V	13.1°F 94%	22.0°F	NW (313°)	<b>28.9mph</b> at 3:48:32 <b>28.9mph</b> @ 3:48:32 (1s) <b>27.4mph</b> @ 3:48:33 (3s) <b>25.1mph</b> @ 3:48:41 (60s) <b>17.2mph</b> @ 3:48:46 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:48:46 (300s)	<b>8.7mph</b> at 3:48:01 <b>8.9mph</b> @ 3:48:01 (1s) <b>9.9mph</b> @ 3:48:03 (3s) <b>15.6mph</b> @ 3:48:20 (60s) <b>16.9mph</b> @ 3:47:48 (300s)	4648 / 17.3mph	<b>29.1mph</b> at 3:48:33 <b>32.2mph</b> @ 3:48:32 (NoQC) <b>29.6mph</b> @ 3:48:32 (1s) <b>27.4mph</b> @ 3:48:33 (3s) <b>24.3mph</b> @ 3:48:33 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:48:46 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:48:46 (300s)	@ 3:48:00 (1s) <b>7.9mph</b> at 3:48:00 <b>8.9mph</b> @ 3:48:00 (1s) <b>10.0mph</b> @ 3:48:02 (3s) <b>15.5mph</b> @ 3:48:24 (60s) <b>16.9mph</b> @ 3:47:49 (300s)	707 / 16.8mph	<b>25.5mph</b> at 3:48:41 <b>25.1mph</b> @ 3:48:41 (1s) <b>23.8mph</b> @ 3:48:42 (3s) <b>17.0mph</b> @ 3:47:55 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:48:47 (300s)	<b>10.3mph</b> at 3:48:02 <b>10.5mph</b> @ 3:48:03 (1s) <b>10.8mph</b> @ 3:48:03 (3s) <b>15.7mph</b> @ 3:48:25 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:47:47 (300s)	1059 / 16.9mph
2022-01-29 10:47:53 PM EST  2022-01-29 10:46:47 PM EST to 2022-01-29 10:47:47 PM EST (60s)	995.95mb	12.14V	13.1°F 94%	22.1°F	NW (308°)	<b>27.1mph</b> at 3:47:36 <b>25.5mph</b> @ 3:47:37 (1s) <b>22.9mph</b> @ 3:47:39 (3s) <b>18.1mph</b> @ 3:46:47 (60s) <b>16.9mph</b> @ 3:47:46 (300s)	<b>9.1mph</b> at 3:47:00 <b>9.9mph</b> @ 3:47:01 (1s) <b>11.0mph</b> @ 3:47:01 (3s) <b>15.5mph</b> @ 3:47:30 (60s) <b>16.2mph</b> @ 3:46:47 (300s)	4349 / 16.2mph	<b>27.7mph</b> at 3:47:36 <b>28.9mph</b> @ 3:47:36 (NoQC) <b>24.3mph</b> @ 3:47:36 (1s) <b>22.4mph</b> @ 3:47:16 (3s) <b>17.8mph</b> @ 3:46:47 (60s) <b>16.9mph</b> @ 3:47:47 (300s)	@ 3:47:00 (1s) <b>9.1mph</b> @ 3:47:01 (3s) <b>11.5mph</b> @ 3:47:02 (60s) <b>15.5mph</b> @ 3:47:04 (60s) <b>16.1mph</b> @ 3:46:47 (300s)	694 / 16.5mph	<b>23.2mph</b> at 3:47:36 <b>22.6mph</b> @ 3:47:37 (1s) <b>22.0mph</b> @ 3:47:39 (3s) <b>18.0mph</b> @ 3:46:47 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:47:46 (300s)	<b>12.0mph</b> at 3:46:48 <b>12.2mph</b> @ 3:46:48 (1s) <b>12.5mph</b> @ 3:46:49 (3s) <b>15.9mph</b> @ 3:47:08 (60s) <b>16.3mph</b> @ 3:46:47 (300s)	1039 / 16.6mph



2022-01-29 10:46:53 PM EST	995.84mb	12.15V	13.2°F 94%	22.1°F	NW (313°)	32.7mph at 3:45:54	11.4mph at 3:46:09	4893 / 18.1mph	33.5mph at 3:45:54	9.7mph at 3:46:44	754 / 17.9mph	26.7mph at 3:45:56	12.5mph at 3:46:46	1133 / 18.1mph												
2022-01-29 10:45:47 PM EST to 2022-01-29 10:46:47 PM EST (60s)						32.5mph @ 3:45:54 (0.1s)			29.2mph @ 3:45:54 (1s)			27.6mph @ 3:45:56 (3s)	19.7mph @ 3:46:26 (60s)		16.2mph @ 3:46:46 (300s)	11.9mph @ 3:46:44 (1s)	12.5mph @ 3:46:07 (3s)	18.0mph @ 3:45:52 (60s)	15.1mph @ 3:45:47 (300s)	39.2mph @ 3:45:54 (NoQC)	35.3mph @ 3:45:54 (1s)	29.4mph @ 3:45:54 (1s)	27.4mph @ 3:45:56 (3s)	17.8mph @ 3:45:52 (60s)	15.0mph @ 3:45:47 (300s)	26.3mph @ 3:45:56 (1s)
2022-01-29 10:45:53 PM EST	995.94mb	12.15V	13.2°F 94%	22.2°F	NW (315°)	35.4mph at 3:45:32	9.5mph at 3:45:04	4891 / 18.1mph	35.2mph at 3:45:33	9.8mph at 3:45:17	758 / 18.0mph	31.8mph at 3:45:33	12.8mph at 3:45:03	1135 / 18.1mph												
2022-01-29 10:44:47 PM EST to 2022-01-29 10:45:47 PM EST (60s)						35.1mph @ 3:45:32 (0.1s)			34.0mph @ 3:45:33 (1s)			30.2mph @ 3:45:34 (3s)	18.1mph @ 3:45:46 (60s)		15.1mph @ 3:45:46 (300s)	10.2mph @ 3:45:05 (1s)	11.4mph @ 3:45:05 (3s)	15.9mph @ 3:45:24 (60s)	14.6mph @ 3:45:25 (300s)	38.0mph @ 3:45:33 (NoQC)	34.6mph @ 3:45:33 (1s)	33.4mph @ 3:45:33 (1s)	30.2mph @ 3:45:34 (3s)	17.9mph @ 3:45:46 (60s)	15.0mph @ 3:45:46 (300s)	10.8mph @ 3:45:18 (1s)
2022-01-29 10:44:53 PM EST	995.87mb	12.15V	13.3°F 94%	22.2°F	NW (311°)	26.4mph at 3:44:17	7.6mph at 3:44:35	4544 / 16.9mph	25.2mph at 3:44:16	7.4mph at 3:44:34	710 / 16.9mph	22.2mph at 3:44:20	11.3mph at 3:44:35	1058 / 16.9mph												
2022-01-29 10:43:47 PM EST to 2022-01-29 10:44:47 PM EST (60s)						24.4mph @ 3:44:17 (1s)			22.7mph @ 3:44:21 (3s)			18.1mph @ 3:44:27 (60s)	14.9mph @ 3:44:33 (300s)		7.8mph @ 3:44:35 (1s)	9.1mph @ 3:44:36 (3s)	15.4mph @ 3:43:47 (60s)	14.5mph @ 3:44:10 (300s)	27.4mph @ 3:43:52 (NoQC)	23.5mph @ 3:43:53 (1s)	22.1mph @ 3:44:21 (3s)	18.0mph @ 3:44:29 (60s)	14.8mph @ 3:44:31 (300s)	8.3mph @ 3:44:35 (1s)	9.0mph @ 3:44:36 (3s)	15.4mph @ 3:43:47 (60s)
2022-01-29 10:43:53 PM EST	995.74mb	12.15V	13.3°F 94%	22.2°F	NW (309°)	24.5mph at 3:43:35	8.2mph at 3:43:11	4148 / 15.5mph	25.1mph at 3:43:35	8.4mph at 3:43:11	650 / 15.5mph	22.8mph at 3:43:36	10.7mph at 3:43:11	985 / 15.8mph												
2022-01-29 10:42:47 PM EST to 2022-01-29 10:43:47 PM EST (60s)						23.6mph @ 3:43:36 (1s)			22.7mph @ 3:43:37 (3s)			15.4mph @ 3:43:46 (60s)	14.9mph @ 3:43:37 (300s)		8.5mph @ 3:43:11 (1s)	9.6mph @ 3:43:11 (3s)	12.5mph @ 3:42:47 (60s)	14.6mph @ 3:43:19 (300s)	25.9mph @ 3:43:36 (NoQC)	23.7mph @ 3:43:36 (1s)	21.9mph @ 3:43:37 (3s)	12.5mph @ 3:42:47 (60s)	14.5mph @ 3:43:47 (60s)	14.8mph @ 3:43:40 (300s)	9.0mph @ 3:43:11 (1s)	9.7mph @ 3:43:11 (3s)
2022-01-29 10:42:53 PM EST	995.85mb	12.15V	13.3°F 94%	22.3°F	NW (309°)	18.6mph at 3:42:06	4.7mph at 3:41:50	3325 / 12.5mph	18.5mph at 3:42:09	4.6mph at 3:41:50	523 / 12.5mph	15.9mph at 3:42:09	7.6mph at 3:41:54	784 / 12.7mph												
2022-01-29 10:41:47 PM EST to 2022-01-29 10:42:47 PM EST (60s)						17.1mph @ 3:42:09 (1s)			16.4mph @ 3:42:10 (3s)			12.5mph @ 3:41:47 (60s)	16.0mph @ 3:41:47 (300s)		4.8mph @ 3:41:50 (1s)	5.4mph @ 3:41:52 (3s)	11.3mph @ 3:42:21 (60s)	14.7mph @ 3:42:47 (300s)	16.8mph @ 3:42:09 (1s)	16.1mph @ 3:42:09 (3s)	11.3mph @ 3:41:52 (3s)	11.3mph @ 3:42:22 (60s)	14.5mph @ 3:42:47 (300s)	4.8mph @ 3:41:50 (1s)	5.3mph @ 3:41:52 (3s)	11.3mph @ 3:42:22 (60s)
2022-01-29 10:41:53 PM EST	995.85mb	12.15V	13.3°F 94%	22.3°F	NW (311°)	19.2mph at 3:41:09	6.9mph at 3:41:25	3334 / 12.5mph	20.2mph at 3:41:09	7.7mph at 3:41:44	522 / 12.5mph	16.7mph at 3:41:09	9.9mph at 3:41:33	790 / 12.8mph												
2022-01-29 10:40:47 PM EST to 2022-01-29 10:41:47 PM EST (60s)						18.5mph @ 3:41:09 (1s)			17.6mph @ 3:41:10 (3s)			17.2mph @ 3:40:54 (60s)	16.1mph @ 3:41:23 (300s)		7.3mph @ 3:41:26 (1s)	8.4mph @ 3:41:27 (3s)	12.5mph @ 3:41:45 (60s)	15.9mph @ 3:41:07 (300s)	18.0mph @ 3:41:09 (1s)	16.9mph @ 3:41:11 (3s)	17.1mph @ 3:40:54 (60s)	16.0mph @ 3:41:23 (300s)	8.4mph @ 3:41:44 (1s)	9.4mph @ 3:41:46 (3s)	12.5mph @ 3:41:46 (60s)	15.9mph @ 3:41:07 (300s)
2022-01-29 10:40:53 PM EST	995.73mb	12.14V	13.3°F 94%	22.3°F	NW (308°)	29.6mph at 3:39:57	8.5mph at 3:40:45	4541 / 16.9mph	30.4mph at 3:39:58	8.7mph at 3:39:49	709 / 16.8mph	25.9mph at 3:39:58	11.1mph at 3:39:52	1063 / 17.0mph												
2022-01-29 10:39:46 PM EST to 2022-01-29						29.5mph @ 3:39:57 (0.1s)			27.3mph @ 3:39:58 (1s)			25.1mph @ 3:39:59 (3s)	17.1mph		9.1mph @ 3:40:45 (1s)	10.6mph @ 3:39:53 (3s)	15.2mph @ 3:40:05 (60s)	15.8mph @ 3:39:55	32.3mph @ 3:39:57 (NoQC)	29.5mph @ 3:39:57 (0.1s)	27.7mph @ 3:39:58 (1s)	25.3mph	9.6mph @ 3:39:50 (1s)	10.3mph @ 3:39:52 (3s)	15.2mph @ 3:40:06 (60s)	15.8mph @ 3:39:56

10:40:46 PM EST (60s)						@ 3:40:43 <b>16.4mph</b> @ 3:40:26 (300s)	(300s)		@ 3:39:59 <b>17.0mph</b> @ 3:40:43 (60s) <b>16.3mph</b> @ 3:40:26 (300s)	(300s)		@ 3:40:27 (300s)	@ 3:39:56 (300s)	
2022-01-29 10:39:53 PM EST	995.79mb	12.15V	13.4°F 94%	22.4°F	NW (307°)	<b>29.3mph</b> at 3:38:51 <b>29.3mph</b> @ 3:38:51 (0.1s) <b>26.7 mph</b> @ 3:39:02 (1s) <b>24.8mph</b> @ 3:39:03 (3s) <b>17.5mph</b> @ 3:39:36 (60s) <b>16.4mph</b> @ 3:39:20 (300s)	<b>10.3mph</b> at 3:39:37 <b>11.3mph</b> @ 3:39:22 (1s) <b>12.9mph</b> @ 3:39:23 (3s) <b>15.0mph</b> @ 3:38:46 (60s) <b>15.9mph</b> @ 3:38:56 (300s)	4455 / 16.6mph	<b>30.0mph</b> at 3:39:01 <b>30.5mph</b> @ 3:39:01 (NoQC) <b>26.8mph</b> @ 3:39:01 (1s) <b>24.9mph</b> @ 3:39:02 (3s) <b>17.1mph</b> @ 3:39:24 (60s) <b>16.4mph</b> @ 3:39:21 (300s)		687 / 16.3mph	<b>25.4mph</b> at 3:39:02 <b>24.7mph</b> @ 3:39:02 (1s) <b>23.6mph</b> @ 3:39:04 (3s) <b>17.4mph</b> @ 3:39:37 (60s) <b>16.6mph</b> @ 3:39:27 (300s)	<b>13.2mph</b> at 3:39:43 <b>13.4mph</b> @ 3:39:43 (1s) <b>13.9mph</b> @ 3:39:45 (3s) <b>14.8mph</b> @ 3:38:46 (60s) <b>16.3mph</b> @ 3:38:58 (300s)	1051 / 16.8mph
2022-01-29 10:38:53 PM EST	995.67mb	12.15V	13.4°F 94%	22.4°F	NW (307°)	<b>25.4mph</b> at 3:38:40 <b>24.4mph</b> @ 3:38:41 (1s) <b>21.9mph</b> @ 3:38:42 (3s) <b>19.3mph</b> @ 3:37:50 (60s) <b>16.4mph</b> @ 3:38:03 (300s)	<b>6.8mph</b> at 3:38:22 <b>7.2mph</b> @ 3:38:22 (1s) <b>8.7mph</b> @ 3:38:23 (3s) <b>14.4mph</b> @ 3:38:32 (60s) <b>16.0mph</b> @ 3:38:45 (300s)	4043 / 15.1mph	<b>24.7 mph</b> at 3:38:40 <b>26.2mph</b> @ 3:38:45 (NoQC) <b>22.4mph</b> @ 3:38:45 (1s) <b>20.6mph</b> @ 3:38:42 (3s) <b>19.5mph</b> @ 3:37:50 (60s) <b>16.6mph</b> @ 3:37:54 (300s)		621 / 14.8mph	<b>20.8mph</b> at 3:38:41 <b>20.6mph</b> @ 3:38:41 (1s) <b>19.6mph</b> @ 3:38:42 (3s) <b>19.6mph</b> @ 3:37:50 (60s) <b>16.9mph</b> @ 3:37:55 (300s)	<b>10.5mph</b> at 3:38:23 <b>10.7 mph</b> @ 3:38:23 (1s) <b>11.3mph</b> @ 3:38:24 (3s) <b>14.5mph</b> @ 3:38:32 (60s) <b>16.4mph</b> @ 3:38:45 (300s)	922 / 14.8mph
2022-01-29 10:37:53 PM EST	995.74mb	12.15V	13.5°F 94%	22.5°F	NW (309°)	<b>35.1mph</b> at 3:36:51 <b>34.7 mph</b> @ 3:36:51 (0.1s) <b>29.7 mph</b> @ 3:36:51 (1s) <b>27.6 mph</b> @ 3:36:53 (3s) <b>18.8 mph</b> @ 3:37:45 (60s) <b>16.5 mph</b> @ 3:37:21 (300s)	<b>7.4 mph</b> at 3:36:46 <b>7.4 mph</b> @ 3:36:46 (1s) <b>7.4 mph</b> @ 3:36:46 (3s) <b>12.6 mph</b> @ 3:36:50 (60s) <b>16.0 mph</b> @ 3:36:48 (300s)	5094 / 18.9mph	<b>33.2 mph</b> at 3:36:52 <b>35.3 mph</b> @ 3:36:52 (NoQC) <b>32.3 mph</b> @ 3:36:51 (1s) <b>30.7 mph</b> @ 3:36:53 (1s) <b>28.6 mph</b> @ 3:36:53 (3s) <b>19.1 mph</b> @ 3:37:46 (60s) <b>16.6 mph</b> @ 3:37:21 (300s)		809 / 19.2mph	<b>29.0 mph</b> at 3:36:52 <b>28.1 mph</b> @ 3:36:53 (1s) <b>26.3 mph</b> @ 3:37:11 (3s) <b>19.2 mph</b> @ 3:37:45 (60s) <b>17.0 mph</b> @ 3:37:21 (300s)	<b>9.1 mph</b> at 3:36:46 <b>9.3 mph</b> @ 3:36:46 (1s) <b>9.6 mph</b> @ 3:36:47 (3s) <b>13.0 mph</b> @ 3:36:50 (60s) <b>16.5 mph</b> @ 3:36:50 (300s)	1209 / 19.2mph
2022-01-29 10:36:53 PM EST	995.73mb	12.15V	13.5°F 94%	22.5°F	NW (306°)	<b>19.9 mph</b> at 3:35:56 <b>18.7 mph</b> @ 3:35:56 (1s) <b>17.1 mph</b> @ 3:35:58 (3s) <b>17.3 mph</b> @ 3:35:46 (60s) <b>16.7 mph</b> @ 3:36:02 (300s)	<b>6.4 mph</b> at 3:36:44 <b>6.8 mph</b> @ 3:36:45 (1s) <b>7.7 mph</b> @ 3:36:46 (3s) <b>12.7 mph</b> @ 3:36:46 (60s) <b>16.1 mph</b> @ 3:36:46 (300s)	3400 / 12.8mph	<b>20.7 mph</b> at 3:35:56 <b>18.5 mph</b> @ 3:35:51 (1s) <b>17.4 mph</b> @ 3:35:53 (3s) <b>17.1 mph</b> @ 3:35:46 (60s) <b>17.0 mph</b> @ 3:36:02 (300s)		538 / 12.9mph	<b>17.3 mph</b> at 3:35:57 <b>16.9 mph</b> @ 3:35:57 (1s) <b>18.6 mph</b> @ 3:35:46 (3s) <b>17.7 mph</b> @ 3:35:46 (60s) <b>17.3 mph</b> @ 3:36:02 (300s)	<b>8.7 mph</b> at 3:36:21 <b>8.8 mph</b> @ 3:36:22 (1s) <b>9.1 mph</b> @ 3:36:22 (3s) <b>13.3 mph</b> @ 3:36:45 (60s) <b>16.5 mph</b> @ 3:36:45 (300s)	822 / 13.3mph
2022-01-29 10:35:53 PM EST	995.75mb	12.15V	13.6°F 94%	22.6°F	NW (304°)	<b>30.3 mph</b> at 3:35:42 <b>30.2 mph</b> @ 3:35:42 (0.1s) <b>28.4 mph</b> @ 3:34:46 (1s) <b>26.4 mph</b> @ 3:34:47 (3s) <b>17.8 mph</b> @ 3:35:43 (60s) <b>16.6 mph</b> @ 3:35:45 (300s)	<b>8.5 mph</b> at 3:35:10 <b>9.0 mph</b> @ 3:35:11 (1s) <b>10.1 mph</b> @ 3:35:11 (3s) <b>16.0 mph</b> @ 3:35:14 (60s) <b>15.5 mph</b> @ 3:34:46 (300s)	4669 / 17.3mph	<b>28.1 mph</b> at 3:35:37 <b>30.2 mph</b> @ 3:34:47 (NoQC) <b>26.5 mph</b> @ 3:34:46 (1s) <b>27.8 mph</b> @ 3:34:46 (3s) <b>17.8 mph</b> @ 3:35:43 (60s) <b>16.9 mph</b> @ 3:35:44 (300s)		727 / 17.3mph	<b>26.8 mph</b> at 3:34:47 <b>27.4 mph</b> @ 3:34:46 (1s) <b>26.7 mph</b> @ 3:34:47 (3s) <b>18.0 mph</b> @ 3:35:43 (60s) <b>17.2 mph</b> @ 3:35:45 (300s)	<b>10.5 mph</b> at 3:35:11 <b>10.6 mph</b> @ 3:35:11 (1s) <b>11.0 mph</b> @ 3:35:12 (3s) <b>16.5 mph</b> @ 3:35:15 (60s) <b>16.4 mph</b> @ 3:34:46 (300s)	1111 / 17.7mph
2022-01-29 10:34:53 PM EST	995.38mb	12.15V	13.7°F 94%	22.6°F	WNW (302°)	<b>32.6 mph</b> at 3:34:44 <b>32.3 mph</b> @ 3:34:44 (0.1s) <b>29.7 mph</b> @ 3:34:45 (1s) <b>25.4 mph</b> @ 3:33:46 (3s) <b>17.5 mph</b> @ 3:33:55 (60s) <b>15.5 mph</b> @ 3:34:45 (300s)	<b>8.4 mph</b> at 3:34:33 <b>9.1 mph</b> @ 3:34:16 (1s) <b>10.8 mph</b> @ 3:34:17 (3s) <b>16.0 mph</b> @ 3:34:44 (60s) <b>15.1 mph</b> @ 3:33:46 (300s)	4351 / 16.2mph	<b>34.6 mph</b> at 3:34:44 <b>36.2 mph</b> @ 3:34:45 (NoQC) <b>33.1 mph</b> @ 3:34:45 (0.1s) <b>31.4 mph</b> @ 3:34:45 (1s) <b>27.8 mph</b> @ 3:34:45 (3s) <b>17.9 mph</b> @ 3:33:54 (60s) <b>16.0 mph</b> @ 3:34:45 (300s)		695 / 16.5mph	<b>28.3 mph</b> at 3:34:45 <b>27.8 mph</b> @ 3:34:45 (1s) <b>24.6 mph</b> @ 3:33:48 (3s) <b>18.3 mph</b> @ 3:33:55 (60s) <b>16.4 mph</b> @ 3:34:45 (300s)	<b>11.8 mph</b> at 3:34:05 <b>11.9 mph</b> @ 3:34:05 (1s) <b>12.3 mph</b> @ 3:34:07 (3s) <b>16.7 mph</b> @ 3:34:44 (60s) <b>16.0 mph</b> @ 3:33:46 (300s)	1052 / 16.8mph

2022-01-29 10:33:53 PM EST	995.59mb	12.15V	13.8°F 94%	22.7°F	NW (307°)	33.2mph at 3:33:25	9.5mph at 3:33:01	4419 / 16.4mph	30.9mph at 3:33:43	9.1mph at 3:33:01	704 / 16.7mph	25.5mph at 3:33:25	12.4mph at 3:33:06	1070 / 17.1mph
2022-01-29 10:32:46 PM EST to 2022-01-29 10:33:46 PM EST (60s)						33.1mph @ 3:33:25 (0.1s)	9.9mph @ 3:33:02 (1s)		30.5mph @ 3:33:43 (1s)	10.4mph @ 3:33:01 (1s)		25.3mph @ 3:33:26 (1s)	12.7mph @ 3:33:07 (1s)	
2022-01-29 10:32:53 PM EST	995.72mb	12.14V	13.8°F 94%	22.7°F	NW (304°)	34.1mph at 3:32:23	8.3mph at 3:31:54	4759 / 17.7mph	34.8mph at 3:32:23	9.2mph at 3:32:37	749 / 17.8mph	27.9mph at 3:32:23	12.1mph at 3:31:51	1117 / 17.8mph
2022-01-29 10:31:46 PM EST to 2022-01-29 10:32:46 PM EST (60s)						33.9mph @ 3:32:23 (0.1s)	9.0mph @ 3:31:54 (1s)		32.1mph @ 3:32:23 (1s)	10.4mph @ 3:32:37 (1s)		27.2mph @ 3:32:24 (1s)	12.2mph @ 3:31:52 (1s)	
2022-01-29 10:31:53 PM EST	995.75mb	12.15V	13.9°F 94%	22.7°F	WNW (297°)	26.6mph at 3:31:08	7.8mph at 3:31:40	4100 / 15.3mph	27.5mph at 3:31:05	7.6mph at 3:31:40	693 / 16.5mph	24.5mph at 3:31:08	11.4mph at 3:31:41	1058 / 16.9mph
2022-01-29 10:30:46 PM EST to 2022-01-29 10:31:46 PM EST (60s)						22.3mph @ 3:31:17 (1s)	8.1mph @ 3:31:40 (1s)		25.6mph @ 3:31:05 (1s)	8.5mph @ 3:31:40 (1s)		23.8mph @ 3:31:09 (1s)	10.8mph @ 3:30:46 (1s)	
2022-01-29 10:30:53 PM EST	995.76mb	12.15V	14.0°F 94%	22.8°F	WNW (298°)	22.4mph at 3:29:48	6.7mph at 3:30:44	3254 / 12.2mph	25.4mph at 3:29:46	6.6mph at 3:30:05	528 / 12.6mph	18.6mph at 3:29:48	9.7mph at 3:30:45	819 / 13.3mph
2022-01-29 10:29:46 PM EST to 2022-01-29 10:30:46 PM EST (60s)						21.1mph @ 3:29:48 (1s)	7.1mph @ 3:30:39 (1s)		21.1mph @ 3:29:47 (1s)	7.1mph @ 3:30:06 (1s)		18.3mph @ 3:29:48 (1s)	9.7mph @ 3:30:45 (1s)	
2022-01-29 10:29:53 PM EST	995.67mb	12.15V	14.0°F 94%	22.8°F	NW (304°)	24.2mph at 3:29:41	7.1mph at 3:29:33	3763 / 14.1mph	24.9mph at 3:29:36	8.1mph at 3:29:14	607 / 14.5mph	21.8mph at 3:29:42	11.0mph at 3:29:15	938 / 15.1mph
2022-01-29 10:28:46 PM EST to 2022-01-29 10:29:46 PM EST (60s)						22.0mph @ 3:29:42 (1s)	7.8mph @ 3:29:13 (1s)		23.1mph @ 3:29:41 (1s)	9.2mph @ 3:29:15 (1s)		21.4mph @ 3:29:42 (1s)	11.1mph @ 3:29:16 (1s)	
2022-01-29 10:28:53 PM EST	995.59mb	12.14V	14.1°F 94%	22.8°F	NW (312°)	28.2mph at 3:28:35	9.5mph at 3:28:28	4523 / 16.8mph	26.5mph at 3:28:35	9.6mph at 3:28:29	694 / 16.5mph	23.2mph at 3:28:38	12.6mph at 3:28:10	1061 / 17.0mph
2022-01-29 10:27:46 PM EST to 2022-01-29 10:28:46 PM EST (60s)						25.4mph @ 3:28:35 (1s)	10.3mph @ 3:28:12 (1s)		24.2mph @ 3:28:35 (1s)	10.7mph @ 3:28:29 (1s)		22.8mph @ 3:28:39 (1s)	12.9mph @ 3:28:10 (1s)	
2022-01-29 10:27:53 PM EST	995.51mb	12.14V	14.1°F 94%	22.9°F	NW (304°)	37.1mph at 3:27:29	10.1mph at 3:27:17	5081 / 18.8mph	33.0mph at 3:27:29	10.2mph at 3:27:08	803 / 19.0mph	30.9mph at 3:27:29	12.6mph at 3:27:16	1190 / 18.9mph
2022-01-29 10:26:46 PM EST to 2022-01-29 10:27:46 PM EST (60s)						37.0mph @ 3:27:29 (0.1s)	11.6mph @ 3:27:18 (1s)		31.6mph @ 3:27:29 (0.1s)	12.9mph @ 3:27:17 (1s)		28.6mph @ 3:27:30 (1s)	13.5mph @ 3:27:17 (1s)	

10:27:46 PM EST (60s)						@ 3:27:40 (60s) 15.0mph @ 3:27:44 (300s)	@ 3:26:46 (300s)		@ 3:27:30 (3s) 19.4mph @ 3:27:40 (60s) 15.2mph @ 3:27:44 (300s)	@ 3:26:46 (300s)	@ 3:27:45 (300s)	@ 3:26:46 (300s)		
2022-01-29 10:26:53 PM EST	995.44mb	12.15V	14.2°F 94%	22.9°F	WNW (301°)	29.4mph at 3:26:40 29.2mph @ 3:26:40 (0.1s) 27.7mph @ 3:26:41 (1s) 25.4mph @ 3:26:42 (3s) 16.0mph @ 3:26:45 (60s) 14.1mph @ 3:26:45 (300s)	7.6mph at 3:25:48 8.4mph @ 3:25:48 (1s) 9.7mph @ 3:25:49 (3s) 11.7mph @ 3:25:54 (60s) 13.5mph @ 3:26:02 (300s)	4299 / 16.0mph	27.8mph at 3:26:09 30.8mph @ 3:26:40 (NoQC) 28.4mph @ 3:26:40 (1.1s) 26.8mph @ 3:26:41 (1s) 25.1mph @ 3:26:42 (3s) 16.0mph @ 3:26:46 (60s) 14.4mph @ 3:26:46 (300s)	7.4mph at 3:25:48 8.8mph @ 3:25:48 (1s) 9.3mph @ 3:25:54 (60s) 12.3mph @ 3:25:54 (60s) 13.8mph @ 3:26:03 (300s)	673 / 16.0mph	25.1mph at 3:26:41 24.7mph @ 3:26:41 (1s) 24.0mph @ 3:26:42 (3s) 15.9mph @ 3:26:45 (60s) 14.7mph @ 3:26:45 (300s)	9.9mph at 3:25:48 10.0mph @ 3:25:48 (1s) 10.5mph @ 3:25:49 (3s) 13.1mph @ 3:25:54 (60s) 14.0mph @ 3:26:04 (300s)	995 / 16.0mph
2022-01-29 10:25:53 PM EST	995.59mb	12.14V	14.2°F 94%	22.9°F	WNW (301°)	20.0mph at 3:25:09 20.1mph @ 3:25:08 (NoQC) 18.7mph @ 3:25:11 (1s) 18.0mph @ 3:25:11 (3s) 13.5mph @ 3:25:21 (60s) 14.1mph @ 3:24:53 (300s)	5.5mph at 3:25:37 6.0mph @ 3:25:37 (1s) 7.3mph @ 3:25:38 (3s) 12.0mph @ 3:25:45 (60s) 13.6mph @ 3:25:45 (300s)	3194 / 12.0mph	24.5mph at 3:25:08 21.9mph @ 3:25:09 (1s) 19.4mph @ 3:25:10 (3s) 14.5mph @ 3:25:21 (60s) 14.2mph @ 3:25:22 (300s)	6.2mph at 3:24:55 7.2mph @ 3:24:55 (1s) 8.7mph @ 3:25:37 (3s) 12.6mph @ 3:25:45 (60s) 13.9mph @ 3:25:45 (300s)	528 / 12.6mph	19.7mph at 3:25:08 19.4mph @ 3:25:09 (1s) 18.7mph @ 3:25:10 (3s) 14.7mph @ 3:25:22 (60s) 14.5mph @ 3:25:23 (300s)	9.5mph at 3:24:55 9.7mph @ 3:24:56 (1s) 10.2mph @ 3:24:56 (3s) 13.1mph @ 3:25:03 (60s) 14.2mph @ 3:25:46 (300s)	829 / 13.4mph
2022-01-29 10:24:53 PM EST	995.51mb	12.16V	14.3°F 94%	22.9°F	WNW (296°)	22.8mph at 3:24:28 21.2mph @ 3:24:28 (1s) 19.1mph @ 3:24:28 (3s) 15.8mph @ 3:23:47 (60s) 14.9mph @ 3:23:46 (300s)	7.7mph at 3:23:48 8.0mph @ 3:24:19 (1s) 8.4mph @ 3:23:50 (3s) 12.3mph @ 3:24:44 (60s) 14.0mph @ 3:24:45 (300s)	3300 / 12.4mph	24.6mph at 3:24:27 21.7mph @ 3:24:27 (1s) 20.7mph @ 3:24:28 (3s) 15.7mph @ 3:23:48 (60s) 14.8mph @ 3:23:46 (300s)	6.8mph at 3:23:50 7.6mph @ 3:23:50 (1s) 8.8mph @ 3:23:51 (3s) 12.7mph @ 3:24:44 (60s) 14.1mph @ 3:24:21 (300s)	539 / 12.9mph	19.7mph at 3:24:27 19.4mph @ 3:24:27 (1s) 19.0mph @ 3:24:28 (3s) 16.1mph @ 3:23:48 (60s) 15.2mph @ 3:23:46 (300s)	9.3mph at 3:24:18 9.4mph @ 3:24:19 (1s) 9.9mph @ 3:24:20 (3s) 13.2mph @ 3:24:45 (60s) 14.3mph @ 3:24:22 (300s)	818 / 13.2mph
2022-01-29 10:23:53 PM EST	995.54mb	12.15V	14.3°F 94%	22.9°F	NW (309°)	23.8mph at 3:23:12 22.5mph @ 3:23:13 (1s) 20.6mph @ 3:23:42 (3s) 15.8mph @ 3:23:44 (60s) 15.0mph @ 3:23:29 (300s)	9.1mph at 3:22:48 9.7mph @ 3:22:48 (1s) 10.4mph @ 3:22:49 (3s) 14.1mph @ 3:23:25 (60s) 14.5mph @ 3:22:48 (300s)	4232 / 15.8mph	25.6mph at 3:23:12 22.2mph @ 3:23:33 (1s) 20.4mph @ 3:23:43 (3s) 15.7mph @ 3:23:44 (60s) 14.9mph @ 3:23:29 (300s)	8.5mph at 3:23:30 10.0mph @ 3:23:30 (1s) 11.2mph @ 3:23:24 (3s) 14.3mph @ 3:23:27 (60s) 14.4mph @ 3:22:47 (300s)	657 / 15.6mph	20.7mph at 3:23:42 20.4mph @ 3:23:42 (1s) 20.2mph @ 3:23:43 (3s) 16.1mph @ 3:23:45 (60s) 15.2mph @ 3:23:29 (300s)	12.0mph at 3:23:25 12.2mph @ 3:23:25 (1s) 12.6mph @ 3:23:25 (3s) 14.6mph @ 3:23:26 (60s) 14.7mph @ 3:22:46 (300s)	1004 / 16.1mph
2022-01-29 10:22:53 PM EST	995.50mb	12.15V	14.3°F 94%	22.9°F	NW (304°)	26.9mph at 3:22:01 25.3mph @ 3:22:02 (1s) 21.5mph @ 3:22:04 (3s) 15.0mph @ 3:22:29 (60s) 14.5mph @ 3:21:48 (300s)	8.5mph at 3:22:39 8.7mph @ 3:22:40 (1s) 9.9mph @ 3:22:40 (3s) 13.5mph @ 3:21:51 (60s) 14.4mph @ 3:21:57 (300s)	3855 / 14.4mph	28.6mph at 3:22:02 28.8mph @ 3:22:01 (NoQC) 25.4mph @ 3:22:02 (1s) 23.1mph @ 3:22:03 (3s) 15.3mph @ 3:22:29 (60s) 14.5mph @ 3:22:11 (300s)	9.2mph at 3:22:39 9.9mph @ 3:22:40 (1s) 10.6mph @ 3:22:33 (3s) 13.3mph @ 3:21:51 (60s) 14.3mph @ 3:22:01 (300s)	626 / 14.9mph	21.8mph at 3:22:02 21.5mph @ 3:22:03 (1s) 21.2mph @ 3:22:04 (3s) 15.0mph @ 3:22:32 (60s) 14.8mph @ 3:21:51 (300s)	10.7mph at 3:22:40 10.8mph @ 3:22:40 (1s) 11.3mph @ 3:22:41 (3s) 13.5mph @ 3:21:52 (60s) 14.7mph @ 3:22:43 (300s)	919 / 14.8mph
2022-01-29 10:21:53 PM EST	995.49mb	12.14V	14.3°F 94%	22.9°F	NW (304°)	26.5mph at 3:21:01 23.6mph @ 3:20:59 (1s) 21.9mph @ 3:21:01 (3s) 14.7mph @ 3:21:02 (60s) 14.8mph @ 3:20:46 (300s)	5.9mph at 3:20:54 6.1mph @ 3:20:54 (1s) 7.3mph @ 3:21:55 (3s) 13.5mph @ 3:21:44 (60s) 14.4mph @ 3:21:29 (300s)	3628 / 13.6mph	25.3mph at 3:21:00 25.9mph @ 3:21:01 (NoQC) 23.4mph @ 3:21:01 (1s) 20.7mph @ 3:21:01 (3s) 14.3mph @ 3:21:03 (60s) 14.7mph @ 3:20:46 (300s)	5.8mph at 3:20:53 6.4mph @ 3:20:53 (1s) 7.4mph @ 3:20:55 (3s) 13.4mph @ 3:21:45 (60s) 14.3mph @ 3:21:41 (300s)	563 / 13.4mph	22.4mph at 3:21:01 21.8mph @ 3:21:02 (1s) 20.8mph @ 3:21:02 (3s) 14.8mph @ 3:21:04 (60s) 15.1mph @ 3:20:46 (300s)	9.4mph at 3:20:54 9.5mph @ 3:20:55 (1s) 9.7mph @ 3:20:55 (3s) 13.7mph @ 3:21:45 (60s) 14.8mph @ 3:21:43 (300s)	846 / 13.7mph
2022-01-29 10:20:53 PM EST	995.46mb	12.14V	14.3°F 94%	23.0°F	NW (310°)	22.0mph at 3:20:30 20.9mph @ 3:20:30 (1s)	6.6mph at 3:19:52 6.9mph @ 3:19:52 (1s) 8.0mph @	3756 / 14.0mph	22.9mph at 3:20:32 19.0mph @ 3:20:30 (1s)	6.0mph at 3:19:59 6.9mph @ 3:19:59 (1s) 8.7mph @	577 / 13.8mph	19.1mph at 3:20:32 18.7mph @ 3:20:33 (1s)	10.2mph at 3:19:53 10.3mph @ 3:19:53 (1s)	883 / 14.2mph

2022-01-29 10:19:46 PM EST to 2022-01-29 10:20:46 PM EST (60s)						18.8mph @ 3:20:32 (3s) 13.6mph @ 3:20:29 (60s) 16.8mph @ 3:19:46 (60s) 15.4mph @ 3:19:46 (300s)	3:19:53 (3s) 13.6mph @ 3:20:29 (60s) 14.8mph @ 3:20:45 (300s)		18.0mph @ 3:20:32 (3s) 13.4mph @ 3:20:29 (60s) 16.7mph @ 3:19:46 (60s) 15.3mph @ 3:19:46 (300s)	3:20:00 (3s) 13.4mph @ 3:20:29 (60s) 14.7mph @ 3:20:46 (300s)		18.2mph @ 3:20:33 (3s) 17.2mph @ 3:19:46 (60s) 15.6mph @ 3:19:46 (300s)	10.5mph @ 3:19:54 (3s) 13.7mph @ 3:20:29 (60s) 15.1mph @ 3:20:45 (300s)	
2022-01-29 10:19:53 PM EST  2022-01-29 10:18:46 PM EST to 2022-01-29 10:19:46 PM EST (60s)	995.46mb	12.14V	14.3°F 94%	23.0°F	NW (312°)	33.7mph at 3:18:59 32.9mph @ 3:18:59 (0.1s) 28.6mph @ 3:18:59 (1s) 24.1mph @ 3:19:01 (3s) 17.9mph @ 3:19:29 (60s) 15.5mph @ 3:19:36 (300s)	10.4mph at 3:19:41 11.1mph @ 3:19:41 (1s) 12.5mph @ 3:19:34 (3s) 13.5mph @ 3:18:46 (60s) 14.6mph @ 3:18:46 (300s)	4516 / 16.8mph	28.4mph at 3:19:00 31.5mph @ 3:18:59 (NoQC) 28.8mph @ 3:18:59 (1s) 26.5mph @ 3:18:59 (1s) 24.8mph @ 3:19:01 (60s) 17.8mph @ 3:19:29 (60s) 15.4mph @ 3:19:37 (300s)	9.6mph at 3:19:32 10.7mph @ 3:19:32 (1s) 12.2mph @ 3:19:34 (3s) 13.3mph @ 3:18:46 (60s) 14.5mph @ 3:18:46 (300s)	706 / 16.8mph	26.3mph at 3:19:00 25.6mph @ 3:19:00 (1s) 24.3mph @ 3:19:02 (3s) 18.3mph @ 3:19:30 (60s) 15.7mph @ 3:19:37 (300s)	13.2mph at 3:19:33 13.3mph @ 3:19:34 (1s) 13.6mph @ 3:19:34 (3s) 13.7mph @ 3:18:46 (60s) 14.8mph @ 3:18:46 (300s)	1079 / 17.2mph
2022-01-29 10:18:53 PM EST  2022-01-29 10:17:46 PM EST to 2022-01-29 10:18:46 PM EST (60s)	995.33mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (314°)	25.6mph at 3:18:36 22.7mph @ 3:18:36 (1s) 20.7mph @ 3:18:45 (3s) 14.4mph @ 3:17:48 (60s) 14.8mph @ 3:18:14 (300s)	6.8mph at 3:18:22 7.1mph @ 3:18:22 (1s) 8.1mph @ 3:18:23 (3s) 11.8mph @ 3:18:27 (60s) 14.5mph @ 3:18:41 (300s)	3622 / 13.6mph	25.4mph at 3:18:43 26.5mph @ 3:18:43 (NoQC) 23.1mph @ 3:18:44 (1s) 20.8mph @ 3:18:45 (60s) 15.0mph @ 3:17:48 (60s) 14.7mph @ 3:18:14 (300s)	6.3mph at 3:18:10 6.9mph @ 3:18:11 (1s) 7.6mph @ 3:18:11 (3s) 11.7mph @ 3:18:28 (60s) 14.4mph @ 3:18:41 (300s)	557 / 13.3mph	20.8mph at 3:18:44 20.5mph @ 3:18:44 (1s) 20.0mph @ 3:18:11 (3s) 15.2mph @ 3:17:48 (60s) 15.0mph @ 3:18:15 (300s)	9.1mph at 3:18:23 9.1mph @ 3:18:23 (1s) 9.4mph @ 3:18:24 (3s) 12.2mph @ 3:18:29 (60s) 14.8mph @ 3:18:42 (300s)	849 / 13.7mph
2022-01-29 10:17:53 PM EST  2022-01-29 10:16:46 PM EST to 2022-01-29 10:17:46 PM EST (60s)	995.36mb	12.14V	14.4°F 94%	23.0°F	WNW (303°)	23.3mph at 3:17:14 21.1mph @ 3:17:15 (1s) 19.4mph @ 3:17:15 (3s) 15.4mph @ 3:17:14 (60s) 14.8mph @ 3:17:45 (300s)	7.7mph at 3:16:46 8.2mph @ 3:16:46 (1s) 9.4mph @ 3:16:48 (3s) 14.0mph @ 3:17:39 (60s) 14.5mph @ 3:17:11 (300s)	3853 / 14.4mph	27.0mph at 3:17:12 27.7mph @ 3:17:12 (NoQC) 24.2mph @ 3:17:13 (3s) 22.4mph @ 3:17:14 (3s) 15.7mph @ 3:17:15 (60s) 14.6mph @ 3:17:45 (300s)	8.3mph at 3:16:47 8.3mph @ 3:16:46 (1s) 9.0mph @ 3:16:47 (3s) 14.4mph @ 3:16:51 (60s) 14.2mph @ 3:17:11 (300s)	628 / 15.0mph	22.7mph at 3:17:14 22.3mph @ 3:17:15 (1s) 20.0mph @ 3:17:15 (3s) 14.8mph @ 3:17:17 (60s) 14.9mph @ 3:17:46 (300s)	10.0mph at 3:16:46 10.1mph @ 3:16:46 (1s) 10.3mph @ 3:16:48 (3s) 14.7mph @ 3:16:52 (60s) 14.5mph @ 3:17:11 (300s)	942 / 15.1mph
2022-01-29 10:16:53 PM EST  2022-01-29 10:15:46 PM EST to 2022-01-29 10:16:46 PM EST (60s)	995.39mb	12.14V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (309°)	24.0mph at 3:16:17 22.5mph @ 3:16:18 (1s) 24.0mph @ 3:15:46 (3s) 17.2mph @ 3:15:50 (60s) 14.8mph @ 3:16:40 (300s)	7.2mph at 3:15:58 7.7mph @ 3:15:59 (1s) 9.0mph @ 3:15:59 (3s) 15.1mph @ 3:16:45 (60s) 14.1mph @ 3:15:59 (300s)	4054 / 15.1mph	25.3mph at 3:16:19 25.9mph @ 3:16:17 (NoQC) 22.6mph @ 3:16:18 (1s) 23.3mph @ 3:15:46 (3s) 16.8mph @ 3:15:50 (60s) 14.5mph @ 3:16:40 (300s)	7.5mph at 3:16:46 8.7mph @ 3:16:46 (1s) 9.7mph @ 3:16:46 (3s) 14.8mph @ 3:16:46 (60s) 13.8mph @ 3:16:00 (300s)	626 / 14.9mph	21.2mph at 3:16:18 21.5mph @ 3:15:46 (1s) 22.6mph @ 3:15:46 (3s) 17.0mph @ 3:15:52 (60s) 14.7mph @ 3:16:42 (300s)	10.0mph at 3:16:45 10.3mph @ 3:16:45 (1s) 11.1mph @ 3:16:00 (3s) 15.3mph @ 3:16:45 (60s) 14.2mph @ 3:16:01 (300s)	951 / 15.3mph
2022-01-29 10:15:53 PM EST  2022-01-29 10:14:45 PM EST to 2022-01-29 10:15:45 PM EST (60s)	995.26mb	12.16V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (308°)	27.6mph at 3:15:42 26.2mph @ 3:15:43 (1s) 25.0mph @ 3:15:44 (3s) 17.0mph @ 3:15:44 (60s) 14.3mph @ 3:15:12 (300s)	8.3mph at 3:15:00 9.1mph @ 3:15:00 (1s) 10.6mph @ 3:15:01 (1s) 13.0mph @ 3:14:49 (60s) 14.0mph @ 3:14:49 (300s)	4584 / 17.0mph	28.4mph at 3:15:42 29.8mph @ 3:15:42 (NoQC) 26.0mph @ 3:15:42 (1s) 24.2mph @ 3:15:44 (3s) 16.7mph @ 3:15:44 (60s) 14.0mph @ 3:15:44 (300s)	8.1mph at 3:15:00 8.8mph @ 3:15:00 (1s) 10.3mph @ 3:15:01 (1s) 12.8mph @ 3:14:45 (60s) 13.8mph @ 3:15:33 (300s)	703 / 16.7mph	23.6mph at 3:15:43 23.3mph @ 3:15:43 (1s) 22.7mph @ 3:15:44 (3s) 16.9mph @ 3:15:45 (60s) 14.4mph @ 3:15:12 (300s)	11.1mph at 3:15:00 11.3mph @ 3:15:01 (1s) 12.0mph @ 3:15:01 (3s) 13.1mph @ 3:14:46 (60s) 14.1mph @ 3:15:34 (300s)	1056 / 16.9mph
2022-01-29 10:14:54 PM EST  2022-01-29 10:13:45 PM EST to 2022-01-29 10:14:45 PM EST (60s)	995.26mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	WNW (301°)	27.1mph at 3:14:39 24.9mph @ 3:14:39 (1s) 23.5mph @ 3:14:40 (3s) 14.6mph @ 3:13:54 (60s) 14.3mph @ 3:13:45 (300s)	6.6mph at 3:14:12 7.0mph @ 3:14:12 (1s) 8.0mph @ 3:14:12 (3s) 12.8mph @ 3:14:38 (60s) 13.9mph @ 3:14:36 (300s)	3474 / 13.0mph	25.1mph at 3:14:39 26.3mph @ 3:14:40 (NoQC) 23.5mph @ 3:14:39 (1s) 22.2mph @ 3:14:41 (3s) 14.0mph @ 3:13:54 (60s) 14.0mph @ 3:13:46 (300s)	6.2mph at 3:14:11 6.9mph @ 3:14:11 (1s) 8.0mph @ 3:14:01 (3s) 12.5mph @ 3:14:38 (60s) 13.6mph @ 3:14:24 (300s)	538 / 12.9mph	22.5mph at 3:14:39 21.9mph @ 3:14:40 (1s) 20.8mph @ 3:14:41 (3s) 14.6mph @ 3:13:59 (60s) 14.4mph @ 3:13:45 (300s)	9.0mph at 3:14:12 9.2mph @ 3:14:12 (1s) 9.5mph @ 3:14:12 (3s) 13.1mph @ 3:14:38 (60s) 14.1mph @ 3:14:33 (300s)	812 / 13.1mph

2022-01-29 10:13:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:12:45 PM EST to 2022-01-29 10:13:45 PM EST (60s)</b>	995.29mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (315°)	<b>24.7mph</b> at 3:13:37 <b>23.4mph</b> @ 3:13:38 (1s) <b>21.6mph</b> @ 3:13:39 (3s) <b>14.3mph</b> @ 3:13:44 (60s) <b>14.3mph</b> @ 3:13:07 (300s)	<b>7.8mph</b> at 3:13:09 <b>8.2mph</b> @ 3:13:09 (1s) <b>8.4mph</b> @ 3:13:11 (3s) <b>11.5mph</b> @ 3:13:12 (60s) <b>14.1mph</b> @ 3:12:45 (300s)	3845 / 14.4mph	<b>24.6mph</b> at 3:13:37 <b>25.7mph</b> @ 3:13:37 (NoQC) <b>22.1mph</b> @ 3:13:37 (1s) <b>20.8mph</b> @ 3:13:39 (3s) <b>14.0mph</b> @ 3:12:45 (60s) <b>14.0mph</b> @ 3:13:06 (300s)	<b>7.3mph</b> at 3:13:10 <b>7.8mph</b> @ 3:13:09 (1s) <b>8.0mph</b> @ 3:13:10 (3s) <b>11.1mph</b> @ 3:13:13 (60s) <b>13.8mph</b> @ 3:12:45 (300s)	581 / 13.9mph	<b>21.3mph</b> at 3:13:37 <b>20.9mph</b> @ 3:13:38 (1s) <b>20.3mph</b> @ 3:13:39 (3s) <b>14.1mph</b> @ 3:13:45 (60s) <b>14.5mph</b> @ 3:13:09 (300s)	<b>9.7mph</b> at 3:13:10 <b>9.9mph</b> @ 3:13:11 (1s) <b>10.3mph</b> @ 3:13:11 (3s) <b>11.4mph</b> @ 3:13:15 (60s) <b>14.3mph</b> @ 3:12:46 (300s)	878 / 14.2mph
2022-01-29 10:12:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:11:45 PM EST to 2022-01-29 10:12:45 PM EST (60s)</b>	995.31mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (311°)	<b>23.4mph</b> at 3:12:03 <b>22.5mph</b> @ 3:12:03 (1s) <b>20.8mph</b> @ 3:12:04 (3s) <b>14.5mph</b> @ 3:12:26 (60s) <b>14.4mph</b> @ 3:12:22 (300s)	<b>5.8mph</b> at 3:12:28 <b>6.0mph</b> @ 3:12:29 (1s) <b>6.5mph</b> @ 3:12:30 (3s) <b>12.7mph</b> @ 3:11:49 (60s) <b>13.8mph</b> @ 3:11:45 (300s)	3804 / 14.2mph	<b>25.0mph</b> at 3:12:03 <b>22.4mph</b> @ 3:12:03 (1s) <b>20.7mph</b> @ 3:12:04 (3s) <b>14.4mph</b> @ 3:12:26 (60s) <b>14.1mph</b> @ 3:12:22 (300s)	<b>5.4mph</b> at 3:12:28 <b>5.7mph</b> @ 3:12:28 (1s) <b>6.2mph</b> @ 3:12:30 (3s) <b>12.4mph</b> @ 3:11:49 (60s) <b>13.5mph</b> @ 3:11:45 (300s)	586 / 14.0mph	<b>20.7mph</b> at 3:12:03 <b>20.2mph</b> @ 3:12:03 (1s) <b>19.4mph</b> @ 3:12:05 (3s) <b>14.3mph</b> @ 3:12:29 (60s) <b>14.6mph</b> @ 3:12:22 (300s)	<b>7.6mph</b> at 3:12:30 <b>7.8mph</b> @ 3:12:30 (1s) <b>8.2mph</b> @ 3:12:31 (3s) <b>13.1mph</b> @ 3:11:50 (60s) <b>14.0mph</b> @ 3:11:45 (300s)	873 / 14.1mph
2022-01-29 10:11:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:10:45 PM EST to 2022-01-29 10:11:45 PM EST (60s)</b>	995.18mb	12.14V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (323°)	<b>27.2mph</b> at 3:10:46 <b>25.0mph</b> @ 3:10:47 (1s) <b>22.4mph</b> @ 3:10:48 (3s) <b>17.0mph</b> @ 3:11:04 (60s) <b>14.3mph</b> @ 3:10:57 (300s)	<b>6.7mph</b> at 3:11:26 <b>7.1mph</b> @ 3:11:26 (1s) <b>7.7mph</b> @ 3:11:28 (3s) <b>13.0mph</b> @ 3:11:44 (60s) <b>13.8mph</b> @ 3:11:43 (300s)	3489 / 13.1mph	<b>25.9mph</b> at 3:10:46 <b>27.9mph</b> @ 3:10:46 (NoQC) <b>24.5mph</b> @ 3:10:46 (1s) <b>22.1mph</b> @ 3:10:48 (3s) <b>16.7mph</b> @ 3:10:57 (60s) <b>14.1mph</b> @ 3:10:58 (300s)	<b>6.0mph</b> at 3:11:13 <b>7.1mph</b> @ 3:11:13 (1s) <b>8.3mph</b> @ 3:11:14 (3s) <b>12.7mph</b> @ 3:11:44 (60s) <b>13.5mph</b> @ 3:11:43 (300s)	534 / 12.8mph	<b>22.5mph</b> at 3:10:47 <b>21.9mph</b> @ 3:10:47 (1s) <b>21.1mph</b> @ 3:10:49 (3s) <b>17.4mph</b> @ 3:11:10 (60s) <b>14.5mph</b> @ 3:10:59 (300s)	<b>8.2mph</b> at 3:11:27 <b>8.3mph</b> @ 3:11:28 (1s) <b>8.5mph</b> @ 3:11:29 (3s) <b>13.5mph</b> @ 3:11:45 (60s) <b>14.0mph</b> @ 3:11:44 (300s)	834 / 13.5mph
2022-01-29 10:10:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:09:45 PM EST to 2022-01-29 10:10:45 PM EST (60s)</b>	995.24mb	12.14V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (315°)	<b>28.7mph</b> at 3:10:30 <b>28.7mph</b> @ 3:10:30 (0.1s) <b>27.3mph</b> @ 3:10:30 (1s) <b>25.0mph</b> @ 3:10:31 (3s) <b>15.9mph</b> @ 3:10:36 (60s) <b>14.1mph</b> @ 3:10:36 (300s)	<b>8.3mph</b> at 3:10:02 <b>8.5mph</b> @ 3:10:02 (1s) <b>9.6mph</b> @ 3:10:02 (3s) <b>13.0mph</b> @ 3:10:08 (60s) <b>13.6mph</b> @ 3:09:45 (300s)	4211 / 15.7mph	<b>31.5mph</b> at 3:10:30 <b>34.0mph</b> @ 3:10:14 (NoQC) <b>31.1mph</b> @ 3:10:14 (0.1s) <b>28.6mph</b> @ 3:10:30 (3s) <b>25.8mph</b> @ 3:10:31 (3s) <b>15.7mph</b> @ 3:10:38 (60s) <b>14.0mph</b> @ 3:10:36 (300s)	<b>7.6mph</b> at 3:10:38 <b>8.3mph</b> @ 3:10:38 (1s) <b>9.8mph</b> @ 3:10:39 (3s) <b>12.8mph</b> @ 3:09:57 (60s) <b>13.4mph</b> @ 3:09:45 (300s)	658 / 15.6mph	<b>25.7mph</b> at 3:10:30 <b>25.3mph</b> @ 3:10:31 (1s) <b>23.9mph</b> @ 3:10:31 (3s) <b>16.4mph</b> @ 3:10:39 (60s) <b>14.3mph</b> @ 3:10:38 (300s)	<b>11.0mph</b> at 3:09:56 <b>11.1mph</b> @ 3:09:56 (1s) <b>11.4mph</b> @ 3:09:57 (3s) <b>13.4mph</b> @ 3:09:59 (60s) <b>13.7mph</b> @ 3:09:45 (300s)	1019 / 16.3mph
2022-01-29 10:09:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:08:45 PM EST to 2022-01-29 10:09:45 PM EST (60s)</b>	995.23mb	12.15V	14.5°F 94%	23.0°F	NW (316°)	<b>24.0mph</b> at 3:09:42 <b>22.1mph</b> @ 3:08:52 (1s) <b>20.0mph</b> @ 3:08:53 (3s) <b>15.8mph</b> @ 3:09:16 (60s) <b>14.3mph</b> @ 3:09:45 (300s)	<b>8.7mph</b> at 3:09:03 <b>8.9mph</b> @ 3:09:03 (1s) <b>9.9mph</b> @ 3:09:03 (3s) <b>13.7mph</b> @ 3:08:45 (60s) <b>13.6mph</b> @ 3:09:39 (300s)	3747 / 14.0mph	<b>23.7mph</b> at 3:08:51 <b>20.7mph</b> @ 3:08:51 (1s) <b>18.9mph</b> @ 3:08:53 (3s) <b>15.4mph</b> @ 3:09:16 (60s) <b>14.2mph</b> @ 3:08:45 (300s)	<b>7.8mph</b> at 3:09:03 <b>8.5mph</b> @ 3:09:03 (1s) <b>9.3mph</b> @ 3:09:03 (3s) <b>13.4mph</b> @ 3:08:45 (60s) <b>13.4mph</b> @ 3:09:39 (300s)	568 / 13.6mph	<b>19.6mph</b> at 3:08:51 <b>19.1mph</b> @ 3:08:52 (1s) <b>18.6mph</b> @ 3:08:53 (3s) <b>15.7mph</b> @ 3:09:17 (60s) <b>14.5mph</b> @ 3:08:45 (300s)	<b>10.5mph</b> at 3:09:03 <b>10.6mph</b> @ 3:09:03 (1s) <b>11.1mph</b> @ 3:09:04 (3s) <b>13.6mph</b> @ 3:08:45 (60s) <b>13.7mph</b> @ 3:09:40 (300s)	880 / 14.2mph
2022-01-29 10:08:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:07:45 PM EST to 2022-01-29 10:08:45 PM EST (60s)</b>	995.18mb	12.14V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (309°)	<b>24.1mph</b> at 3:08:32 <b>22.6mph</b> @ 3:08:33 (1s) <b>20.3mph</b> @ 3:08:29 (3s) <b>13.7mph</b> @ 3:08:44 (60s) <b>14.8mph</b> @ 3:07:45 (300s)	<b>5.2mph</b> at 3:07:59 <b>5.4mph</b> @ 3:07:59 (1s) <b>6.2mph</b> @ 3:08:00 (3s) <b>11.5mph</b> @ 3:08:06 (60s) <b>14.3mph</b> @ 3:08:16 (300s)	3672 / 13.7mph	<b>24.0mph</b> at 3:08:17 <b>21.0mph</b> @ 3:08:17 (1s) <b>18.7mph</b> @ 3:08:29 (3s) <b>13.4mph</b> @ 3:08:44 (60s) <b>14.6mph</b> @ 3:07:45 (300s)	<b>5.2mph</b> at 3:07:58 <b>5.7mph</b> @ 3:07:58 (1s) <b>6.7mph</b> @ 3:07:59 (3s) <b>11.5mph</b> @ 3:08:04 (60s) <b>14.1mph</b> @ 3:08:16 (300s)	564 / 13.5mph	<b>20.3mph</b> at 3:08:33 <b>19.8mph</b> @ 3:08:33 (1s) <b>19.3mph</b> @ 3:08:30 (3s) <b>13.6mph</b> @ 3:08:44 (60s) <b>14.9mph</b> @ 3:07:45 (300s)	<b>8.0mph</b> at 3:08:00 <b>8.1mph</b> @ 3:08:00 (1s) <b>8.1mph</b> @ 3:08:01 (3s) <b>11.6mph</b> @ 3:08:07 (60s) <b>14.4mph</b> @ 3:08:16 (300s)	845 / 13.7mph

2022-01-29 10:07:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:06:45 PM EST to 2022-01-29 10:07:45 PM EST (60s)</b>	995.20mb	12.15V	14.5°F 94%	23.0°F	NW (308°)	<b>21.0mph</b> at 3:07:23 <b>20.2mph</b> @ 3:07:32 (1s) <b>19.0mph</b> @ 3:07:33 (3s) <b>14.6mph</b> @ 3:06:47 (60s) <b>15.6mph</b> @ 3:06:45 (300s)	<b>6.9mph</b> at 3:07:09 <b>7.0mph</b> @ 3:07:09 (1s) <b>7.7mph</b> @ 3:07:10 (3s) <b>12.3mph</b> @ 3:07:43 (60s) <b>14.8mph</b> @ 3:07:44 (300s)	3287 / 12.3mph	<b>21.5mph</b> at 3:07:31 <b>18.9mph</b> @ 3:07:31 (1s) <b>17.8mph</b> @ 3:07:32 (3s) <b>14.5mph</b> @ 3:06:47 (60s) <b>15.5mph</b> @ 3:06:45 (300s)	<b>6.3mph</b> at 3:07:08 <b>6.7mph</b> @ 3:07:09 (1s) <b>7.6mph</b> @ 3:07:10 (3s) <b>12.3mph</b> @ 3:07:43 (60s) <b>14.6mph</b> @ 3:07:45 (300s)	518 / 12.4mph	<b>17.6mph</b> at 3:07:33 <b>17.3mph</b> @ 3:07:34 (1s) <b>16.9mph</b> @ 3:07:34 (3s) <b>15.1mph</b> @ 3:06:45 (60s) <b>15.8mph</b> @ 3:06:45 (300s)	<b>8.7mph</b> at 3:07:09 <b>8.7mph</b> @ 3:07:10 (1s) <b>9.0mph</b> @ 3:07:10 (3s) <b>12.4mph</b> @ 3:07:45 (60s) <b>14.9mph</b> @ 3:07:44 (300s)	764 / 12.4mph
2022-01-29 10:06:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:05:45 PM EST to 2022-01-29 10:06:45 PM EST (60s)</b>	995.16mb	12.15V	14.5°F 94%	23.0°F	NW (305°)	<b>22.9mph</b> at 3:06:07 <b>20.7mph</b> @ 3:06:07 (1s) <b>20.1mph</b> @ 3:06:02 (3s) <b>15.4mph</b> @ 3:06:13 (60s) <b>15.7mph</b> @ 3:06:38 (300s)	<b>8.2mph</b> at 3:06:15 <b>8.3mph</b> @ 3:06:15 (1s) <b>9.6mph</b> @ 3:06:16 (3s) <b>13.4mph</b> @ 3:05:45 (60s) <b>15.3mph</b> @ 3:05:51 (300s)	3911 / 14.6mph	<b>22.9mph</b> at 3:06:23 <b>20.1mph</b> @ 3:06:00 (1s) <b>18.8mph</b> @ 3:06:02 (3s) <b>15.0mph</b> @ 3:06:13 (60s) <b>15.5mph</b> @ 3:06:39 (300s)	<b>7.3mph</b> at 3:05:54 <b>9.0mph</b> @ 3:05:56 (1s) <b>9.7mph</b> @ 3:05:56 (3s) <b>13.3mph</b> @ 3:05:45 (60s) <b>15.2mph</b> @ 3:05:57 (300s)	609 / 14.5mph	<b>20.6mph</b> at 3:06:07 <b>19.9mph</b> @ 3:06:08 (1s) <b>18.5mph</b> @ 3:06:08 (3s) <b>15.4mph</b> @ 3:06:14 (60s) <b>15.9mph</b> @ 3:06:41 (300s)	<b>11.1mph</b> at 3:06:17 <b>11.2mph</b> @ 3:06:18 (1s) <b>11.4mph</b> @ 3:06:19 (3s) <b>13.3mph</b> @ 3:05:45 (60s) <b>15.6mph</b> @ 3:05:59 (300s)	937 / 15.1mph
2022-01-29 10:05:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:04:45 PM EST to 2022-01-29 10:05:45 PM EST (60s)</b>	995.13mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (310°)	<b>21.8mph</b> at 3:05:22 <b>21.2mph</b> @ 3:05:22 (1s) <b>20.0mph</b> @ 3:05:23 (3s) <b>17.6mph</b> @ 3:04:45 (60s) <b>15.5mph</b> @ 3:05:33 (300s)	<b>7.0mph</b> at 3:04:51 <b>7.3mph</b> @ 3:04:51 (1s) <b>8.5mph</b> @ 3:04:52 (3s) <b>13.0mph</b> @ 3:05:38 (60s) <b>15.1mph</b> @ 3:05:05 (300s)	3595 / 13.5mph	<b>23.0mph</b> at 3:05:22 <b>20.3mph</b> @ 3:05:22 (1s) <b>19.3mph</b> @ 3:05:24 (3s) <b>17.4mph</b> @ 3:04:45 (60s) <b>15.4mph</b> @ 3:05:33 (300s)	<b>7.4mph</b> at 3:04:51 <b>8.3mph</b> @ 3:04:51 (1s) <b>9.2mph</b> @ 3:04:51 (3s) <b>13.0mph</b> @ 3:05:39 (60s) <b>15.0mph</b> @ 3:05:13 (300s)	558 / 13.3mph	<b>19.1mph</b> at 3:05:23 <b>18.8mph</b> @ 3:05:24 (1s) <b>18.3mph</b> @ 3:05:25 (3s) <b>18.0mph</b> @ 3:04:45 (60s) <b>15.7mph</b> @ 3:05:34 (300s)	<b>9.4mph</b> at 3:04:51 <b>9.5mph</b> @ 3:04:51 (1s) <b>9.8mph</b> @ 3:04:52 (3s) <b>13.1mph</b> @ 3:05:39 (60s) <b>15.4mph</b> @ 3:05:14 (300s)	823 / 13.3mph
2022-01-29 10:04:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:03:45 PM EST to 2022-01-29 10:04:45 PM EST (60s)</b>	995.14mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (306°)	<b>26.8mph</b> at 3:04:19 <b>25.9mph</b> @ 3:04:20 (1s) <b>22.2mph</b> @ 3:03:46 (3s) <b>18.6mph</b> @ 3:04:26 (60s) <b>15.7mph</b> @ 3:04:20 (300s)	<b>10.4mph</b> at 3:04:40 <b>11.0mph</b> @ 3:04:40 (1s) <b>12.4mph</b> @ 3:04:42 (3s) <b>15.8mph</b> @ 3:03:45 (60s) <b>15.1mph</b> @ 3:03:45 (300s)	4759 / 17.7mph	<b>25.8mph</b> at 3:04:20 <b>28.6mph</b> @ 3:04:19 (NoQC) <b>24.4mph</b> @ 3:04:20 (1s) <b>21.5mph</b> @ 3:04:03 (3s) <b>18.4mph</b> @ 3:04:27 (60s) <b>15.5mph</b> @ 3:04:21 (300s)	<b>10.5mph</b> at 3:04:44 <b>11.7mph</b> @ 3:04:44 (1s) <b>12.7mph</b> @ 3:04:41 (3s) <b>15.6mph</b> @ 3:03:45 (60s) <b>15.1mph</b> @ 3:03:45 (300s)	734 / 17.4mph	<b>22.2mph</b> at 3:04:02 <b>21.7mph</b> @ 3:04:02 (1s) <b>20.7mph</b> @ 3:04:03 (3s) <b>18.6mph</b> @ 3:04:31 (60s) <b>15.9mph</b> @ 3:04:21 (300s)	<b>13.2mph</b> at 3:04:44 <b>13.5mph</b> @ 3:04:44 (1s) <b>13.6mph</b> @ 3:04:44 (3s) <b>15.9mph</b> @ 3:03:45 (60s) <b>15.4mph</b> @ 3:03:45 (300s)	1131 / 18.0mph
2022-01-29 10:03:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:02:45 PM EST to 2022-01-29 10:03:45 PM EST (60s)</b>	994.96mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (309°)	<b>26.9mph</b> at 3:02:52 <b>23.9mph</b> @ 3:02:53 (1s) <b>21.6mph</b> @ 3:02:54 (3s) <b>16.5mph</b> @ 3:02:45 (60s) <b>15.1mph</b> @ 3:03:44 (300s)	<b>8.5mph</b> at 3:02:49 <b>8.9mph</b> @ 3:03:08 (1s) <b>10.0mph</b> @ 3:03:10 (3s) <b>15.2mph</b> @ 3:03:11 (60s) <b>14.4mph</b> @ 3:02:50 (300s)	4256 / 15.8mph	<b>28.2mph</b> at 3:02:52 <b>28.6mph</b> @ 3:02:52 (NoQC) <b>24.6mph</b> @ 3:02:53 (1s) <b>22.8mph</b> @ 3:02:54 (3s) <b>16.5mph</b> @ 3:02:45 (60s) <b>15.1mph</b> @ 3:03:45 (300s)	<b>7.4mph</b> at 3:03:08 <b>7.9mph</b> @ 3:03:09 (1s) <b>8.8mph</b> @ 3:03:10 (3s) <b>15.1mph</b> @ 3:03:11 (60s) <b>14.3mph</b> @ 3:02:46 (300s)	658 / 15.6mph	<b>22.4mph</b> at 3:02:54 <b>22.0mph</b> @ 3:02:54 (1s) <b>20.7mph</b> @ 3:02:55 (3s) <b>16.8mph</b> @ 3:02:45 (60s) <b>15.4mph</b> @ 3:03:45 (300s)	<b>10.6mph</b> at 3:03:09 <b>10.8mph</b> @ 3:03:10 (1s) <b>11.2mph</b> @ 3:03:10 (3s) <b>15.6mph</b> @ 3:03:13 (60s) <b>14.7mph</b> @ 3:02:46 (300s)	999 / 16.0mph
2022-01-29 10:02:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:01:45 PM EST to 2022-01-29 10:02:45 PM EST (60s)</b>	995.08mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (315°)	<b>26.2mph</b> at 3:02:34 <b>24.9mph</b> @ 3:02:34 (1s) <b>23.4mph</b> @ 3:02:36 (3s) <b>16.6mph</b> @ 3:02:43 (60s) <b>14.6mph</b> @ 3:01:48 (300s)	<b>9.2mph</b> at 3:02:23 <b>9.5mph</b> @ 3:02:23 (1s) <b>9.7mph</b> @ 3:02:25 (3s) <b>13.5mph</b> @ 3:01:45 (60s) <b>14.1mph</b> @ 3:02:28 (300s)	4456 / 16.6mph	<b>27.3mph</b> at 3:01:59 <b>28.1mph</b> @ 3:02:01 (NoQC) <b>24.4mph</b> @ 3:02:02 (1s) <b>23.3mph</b> @ 3:02:02 (3s) <b>16.5mph</b> @ 3:02:45 (60s) <b>14.5mph</b> @ 3:01:48 (300s)	<b>8.1mph</b> at 3:02:16 <b>8.8mph</b> @ 3:02:17 (1s) <b>10.0mph</b> @ 3:02:18 (3s) <b>13.4mph</b> @ 3:01:45 (60s) <b>14.1mph</b> @ 3:02:28 (300s)	697 / 16.6mph	<b>22.3mph</b> at 3:02:02 <b>22.0mph</b> @ 3:02:02 (1s) <b>21.6mph</b> @ 3:02:37 (3s) <b>16.8mph</b> @ 3:02:44 (60s) <b>14.8mph</b> @ 3:01:48 (300s)	<b>10.0mph</b> at 3:02:27 <b>10.1mph</b> @ 3:02:27 (1s) <b>10.2mph</b> @ 3:02:27 (3s) <b>13.8mph</b> @ 3:01:45 (60s) <b>14.5mph</b> @ 3:02:30 (300s)	1053 / 16.8mph
2022-01-29 10:01:53 PM EST  <b>2022-01-29 10:00:45 PM EST to 2022-01-29 10:01:45 PM EST (60s)</b>	994.98mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (310°)	<b>22.8mph</b> at 3:00:50 <b>19.9mph</b> @ 3:00:51 (1s) <b>18.1mph</b> @ 3:00:51 (3s) <b>14.2mph</b> @ 3:01:33 (60s) <b>14.5mph</b> @ 3:01:45 (300s)	<b>8.5mph</b> at 3:00:54 <b>9.1mph</b> @ 3:00:54 (1s) <b>10.1mph</b> @ 3:00:55 (3s) <b>13.0mph</b> @ 3:01:08 (60s) <b>14.3mph</b> @ 3:00:45 (300s)	3617 / 13.5mph	<b>21.9mph</b> at 3:00:50 <b>19.5mph</b> @ 3:00:51 (1s) <b>17.8mph</b> @ 3:00:51 (3s) <b>14.1mph</b> @ 3:01:32 (60s) <b>14.5mph</b> @ 3:01:44 (300s)	<b>7.5mph</b> at 3:00:53 <b>8.5mph</b> @ 3:00:54 (1s) <b>9.7mph</b> @ 3:01:15 (3s) <b>12.9mph</b> @ 3:01:07 (60s) <b>14.2mph</b> @ 3:00:46 (300s)	564 / 13.5mph	<b>17.2mph</b> at 3:00:51 <b>16.7mph</b> @ 3:00:51 (1s) <b>16.1mph</b> @ 3:00:51 (3s) <b>14.6mph</b> @ 3:01:34 (60s) <b>14.8mph</b> @ 3:01:45 (300s)	<b>10.7mph</b> at 3:01:16 <b>10.8mph</b> @ 3:01:17 (1s) <b>11.1mph</b> @ 3:01:17 (3s) <b>13.4mph</b> @ 3:01:08 (60s) <b>14.6mph</b> @ 3:00:45 (300s)	859 / 13.9mph

PM EST (60s)																
2022-01-29 10:00:53 PM EST  2022-01-29 09:59:45 PM EST to 2022-01-29 10:00:45 PM EST (60s)	995.00mb	12.15V	14.4°F 94%	23.0°F	NW (308°)	26.9mph at 3:00:35 25.4mph @ 3:00:36 (1s) 24.2mph @ 3:00:38 (3s) 17.0mph @ 2:59:51 (60s) 14.7mph @ 2:59:49 (300s)	5.3mph at 3:00:20 5.4mph @ 3:00:20 (1s) 6.3mph @ 3:00:21 (3s) 13.1mph @ 3:00:43 (60s) 14.0mph @ 3:00:27 (300s)	3506 / 13.1mph	26.2mph at 3:00:36 28.3mph @ 3:00:35 (NoQC) 24.6mph @ 3:00:36 (1s) 24.0mph @ 3:00:38 (3s) 17.0mph @ 2:59:51 (60s) 14.5mph @ 2:59:49 (300s)	5.5mph at 3:00:20 6.0mph @ 3:00:20 (1s) 6.7mph @ 3:00:21 (3s) 13.3mph @ 3:00:45 (60s) 14.0mph @ 3:00:28 (300s)	561 / 13.4mph	22.4mph at 3:00:37 22.1mph @ 3:00:37 (1s) 21.8mph @ 3:00:39 (3s) 17.0mph @ 2:59:53 (60s) 14.8mph @ 2:59:50 (300s)	8.1mph at 3:00:21 8.2mph @ 3:00:21 (1s) 8.4mph @ 3:00:22 (3s) 13.8mph @ 3:00:44 (60s) 14.3mph @ 3:00:33 (300s)	856 / 13.8mph		
2022-01-29 09:59:53 PM EST  2022-01-29 09:58:45 PM EST to 2022-01-29 09:59:45 PM EST (60s)	994.92mb	12.15V	14.4°F 94%	23.1°F	NW (308°)	29.9mph at 2:59:22 29.9mph @ 2:59:22 (1s) 27.7mph @ 2:59:23 (1s) 25.7mph @ 2:59:24 (3s) 16.6mph @ 2:59:44 (60s) 14.9mph @ 2:58:45 (300s)	7.7mph at 2:58:46 7.9mph @ 2:58:47 (1s) 9.4mph @ 2:58:47 (3s) 12.1mph @ 2:58:52 (60s) 14.3mph @ 2:59:21 (300s)	4464 / 16.6mph	31.0mph at 2:59:23 33.0mph @ 2:59:36 (NoQC) 30.3mph @ 2:59:36 (1s) 27.5mph @ 2:59:23 (1s) 25.4mph @ 2:59:24 (3s) 16.6mph @ 2:59:44 (60s) 14.8mph @ 2:58:45 (300s)	8.3mph at 2:58:46 9.1mph @ 2:58:46 (1s) 9.8mph @ 2:58:47 (3s) 11.7mph @ 2:58:51 (60s) 14.2mph @ 2:59:21 (300s)	699 / 16.6mph	25.4mph at 2:59:37 24.8mph @ 2:59:37 (1s) 23.1mph @ 2:59:25 (3s) 16.4mph @ 2:59:45 (60s) 15.1mph @ 2:58:45 (300s)	9.6mph at 2:58:45 9.6mph @ 2:58:46 (1s) 9.8mph @ 2:58:47 (3s) 12.2mph @ 2:59:53 (60s) 14.6mph @ 2:59:21 (300s)	1028 / 16.5mph		
2022-01-29 09:58:53 PM EST  2022-01-29 09:57:45 PM EST to 2022-01-29 09:58:45 PM EST (60s)	995.02mb	12.15V	14.4°F 94%	23.1°F	NW (313°)	18.1mph at 2:57:50 16.6mph @ 2:57:51 (1s) 16.6mph @ 2:57:45 (3s) 17.2mph @ 2:57:47 (60s) 16.1mph @ 2:57:45 (300s)	8.3mph at 2:58:41 8.7mph @ 2:58:42 (1s) 9.5mph @ 2:58:43 (3s) 12.4mph @ 2:58:45 (60s) 14.9mph @ 2:58:45 (300s)	3305 / 12.4mph	17.9mph at 2:57:45 16.5mph @ 2:57:45 (1s) 16.7mph @ 2:57:45 (3s) 17.2mph @ 2:57:46 (60s) 16.0mph @ 2:57:45 (300s)	7.5mph at 2:58:19 8.3mph @ 2:58:19 (1s) 9.3mph @ 2:58:20 (3s) 12.0mph @ 2:58:44 (60s) 14.8mph @ 2:58:44 (300s)	500 / 12.0mph	15.9mph at 2:57:45 15.9mph @ 2:57:45 (1s) 16.1mph @ 2:58:44 (3s) 17.4mph @ 2:57:46 (60s) 16.3mph @ 2:57:45 (300s)	9.6mph at 2:58:43 9.7mph @ 2:58:43 (1s) 9.8mph @ 2:58:44 (3s) 12.6mph @ 2:58:45 (60s) 15.1mph @ 2:58:45 (300s)	777 / 12.6mph		
2022-01-29 09:57:53 PM EST  2022-01-29 09:56:45 PM EST to 2022-01-29 09:57:45 PM EST (60s)	994.97mb	12.14V	14.4°F 94%	23.1°F	NW (305°)	27.1mph at 2:57:09 25.0mph @ 2:57:07 (1s) 23.8mph @ 2:57:09 (3s) 17.1mph @ 2:57:44 (60s) 16.3mph @ 2:57:17 (300s)	10.9mph at 2:56:45 9.3mph @ 2:56:45 (1s) 8.4mph @ 2:56:45 (3s) 12.1mph @ 2:56:46 (60s) 15.6mph @ 2:56:45 (300s)	4597 / 17.1mph	26.4mph at 2:57:09 29.5mph @ 2:57:09 (NoQC) 24.7mph @ 2:57:03 (1s) 23.6mph @ 2:57:09 (3s) 17.1mph @ 2:57:45 (60s) 16.2mph @ 2:57:20 (300s)	9.7mph at 2:57:29 9.9mph @ 2:56:45 (1s) 8.2mph @ 2:56:45 (3s) 12.0mph @ 2:56:46 (60s) 17.1mph @ 2:57:45 (60s) 15.5mph @ 2:56:46 (300s)	724 / 17.2mph	24.8mph at 2:57:10 24.5mph @ 2:57:10 (NoQC) 23.6mph @ 2:57:11 (3s) 17.2mph @ 2:57:45 (60s) 16.8mph @ 2:57:20 (300s)	10.3mph at 2:56:45 10.1mph @ 2:56:45 (1s) 10.4mph @ 2:56:45 (3s) 12.7mph @ 2:56:47 (60s) 15.8mph @ 2:56:47 (300s)	1081 / 17.3mph		
2022-01-29 09:56:53 PM EST  2022-01-29 09:55:45 PM EST to 2022-01-29 09:56:45 PM EST (60s)	994.95mb	12.14V	14.5°F 94%	23.1°F	NW (304°)	24.3mph at 2:56:37 24.9mph @ 2:56:37 (NoQC) 19.4mph @ 2:56:38 (1s) 17.4mph @ 2:56:32 (3s) 15.1mph @ 2:55:49 (60s) 16.1mph @ 2:55:51 (300s)	7.1mph at 2:56:43 7.4mph @ 2:56:43 (1s) 8.3mph @ 2:56:44 (3s) 11.9mph @ 2:56:27 (60s) 15.6mph @ 2:56:27 (300s)	3257 / 12.2mph	21.6mph at 2:55:49 19.0mph @ 2:55:49 (1s) 17.1mph @ 2:56:32 (1s) 14.8mph @ 2:55:50 (60s) 15.9mph @ 2:55:52 (300s)	6.4mph at 2:56:42 6.8mph @ 2:56:43 (1s) 7.9mph @ 2:56:44 (3s) 11.9mph @ 2:55:27 (60s) 15.4mph @ 2:56:27 (300s)	507 / 12.1mph	17.2mph at 2:56:38 17.9mph @ 2:56:37 (NoQC) 17.2mph @ 2:56:38 (1s) 16.2mph @ 2:55:51 (3s) 15.0mph @ 2:55:52 (60s) 16.2mph @ 2:55:53 (300s)	10.0mph at 2:56:44 10.0mph @ 2:56:44 (1s) 10.4mph @ 2:56:14 (3s) 12.3mph @ 2:56:28 (60s) 15.7mph @ 2:56:29 (300s)	791 / 12.8mph		
2022-01-29 09:55:53 PM EST  2022-01-29 09:54:45 PM EST to 2022-01-29 09:55:45 PM EST (60s)	995.00mb	12.14V	14.5°F 94%	23.1°F	NW (307°)	22.2mph at 2:55:01 21.2mph @ 2:54:55 (1s) 19.8mph @ 2:55:15 (3s) 18.2mph @ 2:54:46 (60s) 16.7mph @ 2:54:45 (300s)	6.8mph at 2:55:29 7.0mph @ 2:55:30 (1s) 8.0mph @ 2:55:31 (3s) 14.8mph @ 2:55:43 (60s) 16.0mph @ 2:55:42 (300s)	3985 / 14.9mph	24.0mph at 2:55:09 21.7mph @ 2:55:09 (1s) 19.7mph @ 2:55:15 (3s) 18.0mph @ 2:54:46 (60s) 16.5mph @ 2:54:46 (300s)	7.2mph at 2:55:29 7.8mph @ 2:55:29 (1s) 8.7mph @ 2:55:31 (3s) 14.6mph @ 2:55:44 (60s) 15.8mph @ 2:55:42 (300s)	617 / 14.7mph	19.4mph at 2:54:58 19.1mph @ 2:55:15 (1s) 18.6mph @ 2:55:58 (3s) 18.0mph @ 2:54:46 (60s) 16.9mph @ 2:54:45 (300s)	10.2mph at 2:55:31 10.3mph @ 2:55:31 (1s) 10.6mph @ 2:55:32 (3s) 14.8mph @ 2:55:44 (60s) 16.1mph @ 2:55:43 (300s)	922 / 14.8mph		
2022-01-29 09:54:53 PM EST  2022-01-29 09:53:45 PM EST	994.85mb	12.15V	14.5°F 94%	23.1°F	NW (306°)	32.9mph at 2:53:52 32.8mph @ 2:53:52 (0.1s) 31.7mph @ 2:53:53 (1s) 30.4mph @ 2:53:54	10.6mph at 2:54:05 11.4mph @ 2:54:05 (1s) 12.3mph @ 2:54:06 (1s) 18.1mph @ 2:54:44	4895 / 18.1mph	31.9mph at 2:53:54 33.0mph @ 2:53:54 (NoQC) 30.5mph @ 2:53:54 (1s) 29.8mph @ 2:53:52	10.5mph at 2:54:04 11.8mph @ 2:54:05 (1s) 12.7mph @ 2:54:06 (1s) 17.8mph @ 2:54:39	758 / 18.0mph	27.4mph at 2:53:53 26.9mph @ 2:53:54 (1s) 26.4mph @ 2:53:55 (3s) 19.4mph @ 2:54:00	13.7mph at 2:54:06 13.8mph @ 2:54:06 (1s) 14.3mph @ 2:54:40 (3s) 17.9mph @ 2:54:44	1128 / 18.0mph		



<b>PM EST to 2022-01-29 09:54:45 PM EST (60s)</b>						<b>(3s) 19.8mph @ 2:54:00 (60s) 17.0mph @ 2:54:25 (300s)</b>	<b>(60s) 16.5mph @ 2:53:51 (300s)</b>		<b>(1s) 29.1mph @ 2:53:54 (6s) 19.2mph @ 2:54:00 (60s) 16.8mph @ 2:54:25 (300s)</b>	<b>(60s) 16.2mph @ 2:53:51 (300s)</b>		<b>(60s) 17.2mph @ 2:54:27 (300s)</b>	<b>(60s) 16.7mph @ 2:53:51 (300s)</b>	
2022-01-29 09:53:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:52:45 PM EST to 2022-01-29 09:53:45 PM EST (60s)</b>	995.00mb	12.15V	14.5°F 94%	23.1°F	<b>NW (311°)</b>	<b>26.0mph at 2:53:02 24.2mph @ 2:53:03 (1s) 22.6mph @ 2:53:03 (3s) 18.5mph @ 2:53:40 (60s) 16.7mph @ 2:53:41 (300s)</b>	<b>11.4mph at 2:52:47 12.1mph @ 2:53:13 (1s) 13.6mph @ 2:53:13 (3s) 14.6mph @ 2:52:45 (60s) 16.0mph @ 2:52:45 (300s)</b>	4935 / 18.3mph	<b>26.3mph at 2:53:27 28.8mph @ 2:53:22 (NoQC) 24.6mph @ 2:53:28 (1s) 22.9mph @ 2:53:23 (3s) 18.3mph @ 2:53:39 (60s) 16.5mph @ 2:53:42 (300s)</b>	<b>9.6mph at 2:53:12 10.8mph @ 2:53:13 (1s) 13.4mph @ 2:53:35 (3s) 14.6mph @ 2:52:45 (60s) 15.7mph @ 2:52:45 (300s)</b>	762 / 18.1mph	<b>22.9mph at 2:53:03 22.3mph @ 2:53:03 (1s) 21.7mph @ 2:53:23 (3s) 18.7mph @ 2:53:42 (60s) 17.0mph @ 2:53:43 (300s)</b>	<b>14.0mph at 2:53:34 14.5mph @ 2:53:35 (1s) 15.2mph @ 2:53:36 (3s) 14.8mph @ 2:52:45 (60s) 16.2mph @ 2:52:45 (300s)</b>	1167 / 18.6mph
2022-01-29 09:52:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:51:45 PM EST to 2022-01-29 09:52:45 PM EST (60s)</b>	994.88mb	12.14V	14.5°F 94%	23.1°F	<b>NW (304°)</b>	<b>24.5mph at 2:52:27 23.2mph @ 2:52:44 (1s) 20.7mph @ 2:52:28 (60s) 14.6mph @ 2:52:44 (60s) 16.1mph @ 2:51:45 (300s)</b>	<b>9.3mph at 2:51:56 9.8mph @ 2:51:57 (1s) 10.2mph @ 2:51:57 (3s) 12.7mph @ 2:52:22 (60s) 15.5mph @ 2:52:25 (300s)</b>	3927 / 14.7mph	<b>25.4mph at 2:52:27 26.8mph @ 2:52:44 (NoQC) 22.8mph @ 2:52:44 (1s) 20.3mph @ 2:52:30 (3s) 14.6mph @ 2:52:45 (60s) 15.7mph @ 2:52:45 (300s)</b>	<b>8.3mph at 2:51:56 9.2mph @ 2:51:56 (1s) 10.3mph @ 2:51:57 (3s) 12.5mph @ 2:52:23 (60s) 15.2mph @ 2:52:25 (300s)</b>	613 / 14.6mph	<b>21.7mph at 2:52:44 21.3mph @ 2:52:44 (1s) 19.7mph @ 2:52:32 (3s) 14.8mph @ 2:52:44 (60s) 16.2mph @ 2:51:45 (300s)</b>	<b>11.5mph at 2:52:08 11.7mph @ 2:52:09 (1s) 12.2mph @ 2:51:45 (3s) 12.9mph @ 2:52:23 (60s) 15.7mph @ 2:52:25 (300s)</b>	920 / 14.8mph
2022-01-29 09:51:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:50:45 PM EST to 2022-01-29 09:51:45 PM EST (60s)</b>	994.88mb	12.14V	14.5°F 94%	23.1°F	<b>NW (309°)</b>	<b>23.3mph at 2:51:15 21.7mph @ 2:51:16 (1s) 19.0mph @ 2:51:18 (3s) 18.2mph @ 2:50:45 (60s) 16.8mph @ 2:50:45 (300s)</b>	<b>9.0mph at 2:50:48 9.4mph @ 2:50:48 (1s) 10.2mph @ 2:50:48 (3s) 14.1mph @ 2:51:44 (60s) 16.0mph @ 2:51:44 (300s)</b>	3787 / 14.1mph	<b>25.2mph at 2:51:18 21.8mph @ 2:51:18 (1s) 20.6mph @ 2:51:18 (3s) 18.0mph @ 2:50:45 (60s) 16.5mph @ 2:50:45 (300s)</b>	<b>8.8mph at 2:51:42 9.6mph @ 2:51:43 (1s) 10.3mph @ 2:50:48 (3s) 13.9mph @ 2:51:44 (60s) 15.7mph @ 2:51:45 (300s)</b>	584 / 13.9mph	<b>19.9mph at 2:51:17 19.6mph @ 2:51:17 (1s) 19.1mph @ 2:51:18 (3s) 18.6mph @ 2:50:45 (60s) 17.0mph @ 2:50:45 (300s)</b>	<b>10.9mph at 2:51:32 11.0mph @ 2:51:33 (1s) 11.2mph @ 2:51:35 (3s) 14.6mph @ 2:51:45 (60s) 16.2mph @ 2:51:45 (300s)</b>	906 / 14.6mph
2022-01-29 09:50:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:49:44 PM EST to 2022-01-29 09:50:44 PM EST (60s)</b>	994.84mb	12.14V	14.5°F 94%	23.1°F	<b>NW (311°)</b>	<b>30.6mph at 2:50:15 30.5mph @ 2:50:15 (1s) 27.5mph @ 2:50:15 (1s) 23.7mph @ 2:50:16 (3s) 19.4mph @ 2:50:24 (60s) 17.1mph @ 2:49:55 (300s)</b>	<b>10.3mph at 2:50:42 11.4mph @ 2:50:43 (1s) 12.6mph @ 2:50:43 (3s) 16.8mph @ 2:49:51 (60s) 16.8mph @ 2:50:43 (300s)</b>	4921 / 18.2mph	<b>29.3mph at 2:50:15 32.8mph @ 2:50:15 (NoQC) 30.2mph @ 2:50:15 (1s) 27.0mph @ 2:50:15 (1s) 23.7mph @ 2:50:15 (3s) 19.4mph @ 2:50:25 (60s) 16.9mph @ 2:49:55 (300s)</b>	<b>9.4mph at 2:50:42 11.0mph @ 2:50:42 (1s) 12.7mph @ 2:50:10 (3s) 16.6mph @ 2:49:51 (60s) 16.6mph @ 2:50:43 (300s)</b>	760 / 18.0mph	<b>24.6mph at 2:50:15 24.0mph @ 2:50:16 (1s) 22.4mph @ 2:50:17 (3s) 19.8mph @ 2:50:25 (60s) 17.2mph @ 2:49:55 (300s)</b>	<b>13.1mph at 2:50:10 13.4mph @ 2:50:10 (1s) 14.0mph @ 2:50:10 (3s) 17.2mph @ 2:49:52 (60s) 17.0mph @ 2:50:44 (300s)</b>	1166 / 18.6mph
2022-01-29 09:49:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:48:44 PM EST to 2022-01-29 09:49:44 PM EST (60s)</b>	994.82mb	12.15V	14.6°F 94%	23.1°F	<b>NW (310°)</b>	<b>36.2mph at 2:48:44 35.7mph @ 2:48:44 (0.1s) 31.5mph @ 2:48:44 (1s) 28.8mph @ 2:48:46 (3s) 18.4mph @ 2:49:41 (60s) 17.0mph @ 2:48:41 (300s)</b>	<b>9.0mph at 2:49:19 9.7mph @ 2:49:20 (1s) 10.0mph @ 2:49:21 (3s) 14.9mph @ 2:48:44 (60s) 16.5mph @ 2:48:44 (300s)</b>	4860 / 18.0mph	<b>32.3mph at 2:48:44 36.5mph @ 2:48:46 (NoQC) 33.0mph @ 2:48:46 (1s) 30.1mph @ 2:48:46 (1s) 28.0mph @ 2:48:46 (3s) 18.0mph @ 2:49:41 (60s) 16.8mph @ 2:49:41 (300s)</b>	<b>7.5mph at 2:49:16 8.3mph @ 2:49:16 (1s) 8.6mph @ 2:49:17 (3s) 14.5mph @ 2:48:44 (60s) 16.3mph @ 2:48:44 (300s)</b>	745 / 17.7mph	<b>29.0mph at 2:48:46 28.4mph @ 2:48:46 (1s) 27.7mph @ 2:48:48 (3s) 18.3mph @ 2:49:42 (60s) 17.0mph @ 2:49:43 (300s)</b>	<b>10.4mph at 2:49:21 10.6mph @ 2:49:21 (1s) 10.9mph @ 2:49:22 (3s) 14.6mph @ 2:48:44 (60s) 16.5mph @ 2:48:44 (300s)</b>	1140 / 18.2mph
2022-01-29 09:48:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:47:44 PM EST to 2022-01-29 09:48:44 PM EST (60s)</b>	994.65mb	12.14V	14.6°F 94%	23.1°F	<b>NW (315°)</b>	<b>31.9mph at 2:48:44 31.1mph @ 2:48:44 (0.1s) 27.6mph @ 2:48:44 (1s) 21.7mph @ 2:48:44 (3s) 15.0mph @ 2:47:44 (60s) 16.5mph @ 2:48:44 (300s)</b>	<b>6.8mph at 2:48:00 7.6mph @ 2:48:00 (1s) 9.6mph @ 2:48:10 (3s) 12.5mph @ 2:48:22 (60s) 16.2mph @ 2:48:22 (300s)</b>	3980 / 14.8mph	<b>26.6mph at 2:48:43 34.8mph @ 2:48:44 (NoQC) 32.0mph @ 2:48:44 (1s) 27.4mph @ 2:48:44 (1s) 22.3mph @ 2:48:44 (3s) 14.5mph @ 2:47:44 (60s) 16.3mph @ 2:48:44 (300s)</b>	<b>5.7mph at 2:48:00 6.5mph @ 2:48:00 (1s) 8.0mph @ 2:48:01 (3s) 12.0mph @ 2:48:22 (60s) 16.0mph @ 2:48:22 (300s)</b>	609 / 14.5mph	<b>26.0mph at 2:48:44 22.9mph @ 2:48:44 (1s) 20.2mph @ 2:48:28 (3s) 15.2mph @ 2:47:44 (60s) 16.5mph @ 2:47:44 (300s)</b>	<b>9.7mph at 2:48:09 9.8mph @ 2:48:09 (1s) 10.0mph @ 2:48:10 (3s) 12.6mph @ 2:48:22 (60s) 16.3mph @ 2:48:22 (300s)</b>	910 / 14.6mph

2022-01-29 09:47:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:46:44 PM EST to 2022-01-29 09:47:44 PM EST (60s)</b>	994.67mb	12.14V	14.6°F 94%	23.1°F	NW (309°)	<b>29.4mph</b> at 2:46:51 <b>29.3mph</b> @ 2:46:51 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 2:46:51 (1s) <b>25.2mph</b> @ 2:46:52 (3s) <b>18.7mph</b> @ 2:46:57 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:46:55 (300s)	<b>5.1mph</b> at 2:47:29 <b>5.3mph</b> @ 2:47:29 (1s) <b>6.5mph</b> @ 2:47:30 (3s) <b>15.0mph</b> @ 2:47:43 (60s) <b>16.4mph</b> @ 2:47:43 (300s)	4032 / 15.0mph	<b>27.2mph</b> at 2:46:50 <b>28.6mph</b> @ 2:46:51 (NoQC) <b>25.7mph</b> @ 2:46:51 (1s) <b>24.5mph</b> @ 2:46:52 (3s) <b>18.7mph</b> @ 2:46:57 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:46:56 (300s)	<b>5.4mph</b> at 2:47:29 <b>6.3mph</b> @ 2:47:29 (1s) <b>7.1mph</b> @ 2:47:30 (3s) <b>14.5mph</b> @ 2:47:43 (60s) <b>16.2mph</b> @ 2:47:43 (300s)	610 / 14.5mph	<b>24.5mph</b> at 2:46:51 <b>24.0mph</b> @ 2:46:52 (1s) <b>23.0mph</b> @ 2:46:52 (3s) <b>18.8mph</b> @ 2:46:57 (60s) <b>17.3mph</b> @ 2:46:57 (300s)	<b>9.3mph</b> at 2:47:34 <b>9.4mph</b> @ 2:47:32 (1s) <b>9.5mph</b> @ 2:47:34 (3s) <b>15.2mph</b> @ 2:47:43 (60s) <b>16.5mph</b> @ 2:47:43 (300s)	950 / 15.3mph
2022-01-29 09:46:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:45:44 PM EST to 2022-01-29 09:46:44 PM EST (60s)</b>	994.68mb	12.13V	14.6°F 94%	23.1°F	NW (312°)	<b>29.3mph</b> at 2:46:09 <b>29.1mph</b> @ 2:46:09 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 2:46:09 (1s) <b>23.0mph</b> @ 2:46:11 (3s) <b>19.8mph</b> @ 2:45:51 (60s) <b>17.3mph</b> @ 2:46:22 (300s)	<b>10.1mph</b> at 2:46:02 <b>11.0mph</b> @ 2:45:54 (1s) <b>11.9mph</b> @ 2:45:55 (3s) <b>17.6mph</b> @ 2:46:34 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:45:44 (300s)	4822 / 17.9mph	<b>28.1mph</b> at 2:45:44 <b>29.1mph</b> @ 2:45:44 (NoQC) <b>25.9mph</b> @ 2:45:45 (1s) <b>23.0mph</b> @ 2:45:46 (3s) <b>19.8mph</b> @ 2:45:51 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:46:22 (300s)	<b>8.6mph</b> at 2:46:02 <b>9.9mph</b> @ 2:46:02 (1s) <b>12.2mph</b> @ 2:45:55 (3s) <b>17.8mph</b> @ 2:46:34 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:45:44 (300s)	766 / 18.2mph	<b>23.9mph</b> at 2:46:09 <b>23.4mph</b> @ 2:46:10 (1s) <b>21.4mph</b> @ 2:46:11 (3s) <b>19.6mph</b> @ 2:45:53 (60s) <b>17.3mph</b> @ 2:46:24 (300s)	<b>13.0mph</b> at 2:45:54 <b>13.3mph</b> @ 2:45:55 (1s) <b>13.8mph</b> @ 2:45:56 (3s) <b>18.0mph</b> @ 2:46:35 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:45:44 (300s)	1138 / 18.1mph
2022-01-29 09:45:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:44:44 PM EST to 2022-01-29 09:45:44 PM EST (60s)</b>	994.66mb	12.14V	14.6°F 94%	23.1°F	NW (313°)	<b>31.7mph</b> at 2:45:16 <b>31.6mph</b> @ 2:45:16 (0.1s) <b>28.2mph</b> @ 2:44:57 (1s) <b>26.4mph</b> @ 2:44:58 (3s) <b>19.2mph</b> @ 2:45:43 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:45:43 (300s)	<b>9.2mph</b> at 2:44:51 <b>9.7mph</b> @ 2:44:51 (1s) <b>12.7mph</b> @ 2:44:51 (3s) <b>15.5mph</b> @ 2:44:44 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:44:54 (300s)	5204 / 19.3mph	<b>31.1mph</b> at 2:44:56 <b>32.5mph</b> @ 2:45:16 (NoQC) <b>30.1mph</b> @ 2:45:16 (1s) <b>27.9mph</b> @ 2:44:56 (1s) <b>27.1mph</b> @ 2:44:58 (60s) <b>19.1mph</b> @ 2:45:44 (60s) <b>16.8mph</b> @ 2:45:01 (300s)	<b>9.7mph</b> at 2:44:50 <b>11.3mph</b> @ 2:44:51 (1s) <b>14.1mph</b> @ 2:44:52 (3s) <b>15.4mph</b> @ 2:44:45 (60s) <b>16.6mph</b> @ 2:45:12 (300s)	809 / 19.2mph	<b>27.8mph</b> at 2:44:56 <b>27.0mph</b> @ 2:44:57 (1s) <b>26.1mph</b> @ 2:44:58 (3s) <b>19.1mph</b> @ 2:45:43 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:44:44 (300s)	<b>13.2mph</b> at 2:44:51 <b>13.4mph</b> @ 2:44:51 (1s) <b>14.1mph</b> @ 2:44:53 (3s) <b>15.5mph</b> @ 2:44:44 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:45:15 (300s)	1204 / 19.2mph
2022-01-29 09:44:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:43:44 PM EST to 2022-01-29 09:44:44 PM EST (60s)</b>	994.70mb	12.15V	14.5°F 94%	23.1°F	NW (308°)	<b>25.0mph</b> at 2:43:56 <b>24.5mph</b> @ 2:43:56 (1s) <b>20.8mph</b> @ 2:43:58 (3s) <b>15.5mph</b> @ 2:44:43 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:44:04 (300s)	<b>10.2mph</b> at 2:43:52 <b>10.7mph</b> @ 2:43:53 (1s) <b>10.5mph</b> @ 2:43:44 (3s) <b>14.2mph</b> @ 2:43:52 (60s) <b>16.9mph</b> @ 2:44:43 (300s)	4163 / 15.5mph	<b>25.6mph</b> at 2:43:55 <b>26.6mph</b> @ 2:43:55 (NoQC) <b>23.8mph</b> @ 2:43:56 (1s) <b>20.5mph</b> @ 2:43:57 (3s) <b>15.4mph</b> @ 2:44:43 (60s) <b>17.4mph</b> @ 2:44:11 (300s)	<b>9.6mph</b> at 2:43:52 <b>10.6mph</b> @ 2:43:53 (1s) <b>11.6mph</b> @ 2:43:53 (3s) <b>13.8mph</b> @ 2:43:53 (60s) <b>16.8mph</b> @ 2:44:43 (300s)	648 / 15.4mph	<b>20.3mph</b> at 2:43:56 <b>19.9mph</b> @ 2:43:56 (1s) <b>18.6mph</b> @ 2:43:58 (3s) <b>15.5mph</b> @ 2:44:44 (60s) <b>17.7mph</b> @ 2:44:12 (300s)	<b>12.1mph</b> at 2:43:52 <b>12.1mph</b> @ 2:43:44 (1s) <b>11.8mph</b> @ 2:43:44 (3s) <b>14.3mph</b> @ 2:43:55 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:44:43 (300s)	967 / 15.5mph
2022-01-29 09:43:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:42:44 PM EST to 2022-01-29 09:43:44 PM EST (60s)</b>	994.78mb	12.15V	14.5°F 94%	23.1°F	NW (312°)	<b>23.6mph</b> at 2:43:25 <b>22.0mph</b> @ 2:43:25 (1s) <b>19.9mph</b> @ 2:43:26 (3s) <b>18.4mph</b> @ 2:42:44 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:42:46 (300s)	<b>8.1mph</b> at 2:43:42 <b>8.4mph</b> @ 2:43:42 (1s) <b>10.0mph</b> @ 2:43:39 (3s) <b>14.6mph</b> @ 2:43:43 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:43:21 (300s)	3914 / 14.6mph	<b>24.7mph</b> at 2:43:24 <b>22.0mph</b> @ 2:43:25 (1s) <b>19.8mph</b> @ 2:43:26 (3s) <b>17.9mph</b> @ 2:42:46 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:42:46 (300s)	<b>8.1mph</b> at 2:42:53 <b>9.2mph</b> @ 2:43:39 (1s) <b>9.8mph</b> @ 2:43:39 (3s) <b>14.0mph</b> @ 2:43:44 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:43:21 (300s)	590 / 14.1mph	<b>19.5mph</b> at 2:43:16 <b>19.0mph</b> @ 2:43:17 (1s) <b>18.2mph</b> @ 2:42:46 (3s) <b>18.4mph</b> @ 2:42:46 (60s) <b>17.8mph</b> @ 2:42:46 (300s)	<b>11.1mph</b> at 2:43:42 <b>11.2mph</b> @ 2:43:43 (1s) <b>11.7mph</b> @ 2:43:39 (3s) <b>14.7mph</b> @ 2:43:43 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:43:22 (300s)	915 / 14.7mph
2022-01-29 09:42:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:41:44 PM EST to 2022-01-29 09:42:44 PM EST (60s)</b>	994.69mb	12.15V	14.5°F 94%	23.2°F	NW (312°)	<b>26.2mph</b> at 2:42:22 <b>25.1mph</b> @ 2:42:04 (1s) <b>23.4mph</b> @ 2:42:06 (3s) <b>19.3mph</b> @ 2:42:22 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:42:31 (300s)	<b>11.3mph</b> at 2:42:15 <b>12.7mph</b> @ 2:42:15 (1s) <b>15.6mph</b> @ 2:41:49 (3s) <b>17.4mph</b> @ 2:41:44 (60s) <b>17.3mph</b> @ 2:42:03 (300s)	4953 / 18.4mph	<b>25.3mph</b> at 2:42:22 <b>27.4mph</b> @ 2:41:58 (NoQC) <b>23.9mph</b> @ 2:42:04 (1s) <b>21.9mph</b> @ 2:42:24 (3s) <b>18.9mph</b> @ 2:42:22 (60s) <b>17.6mph</b> @ 2:41:44 (300s)	<b>10.6mph</b> at 2:42:14 <b>12.4mph</b> @ 2:42:15 (1s) <b>14.9mph</b> @ 2:42:02 (3s) <b>17.3mph</b> @ 2:41:44 (60s) <b>17.3mph</b> @ 2:42:03 (300s)	752 / 17.8mph	<b>23.2mph</b> at 2:42:07 <b>22.6mph</b> @ 2:42:07 (1s) <b>21.8mph</b> @ 2:42:08 (3s) <b>19.2mph</b> @ 2:42:24 (60s) <b>17.8mph</b> @ 2:41:44 (300s)	<b>15.4mph</b> at 2:41:48 <b>16.0mph</b> @ 2:41:48 (1s) <b>16.5mph</b> @ 2:42:03 (3s) <b>17.5mph</b> @ 2:41:44 (60s) <b>17.6mph</b> @ 2:42:03 (300s)	1156 / 18.4mph

2022-01-29 09:41:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:40:44 PM EST to 2022-01-29 09:41:44 PM EST (60s)</b>	994.57mb	12.14V	14.5°F 94%	23.2°F	NW (306°)	<b>30.5mph</b> at 2:41:28 <b>30.4mph</b> @ 2:41:28 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 2:41:28 (1s) <b>25.5mph</b> @ 2:41:30 (3s) <b>18.7mph</b> @ 2:40:44 (60s) <b>18.2mph</b> @ 2:40:46 (300s)	<b>8.9mph</b> at 2:41:15 <b>9.5mph</b> @ 2:41:16 (1s) <b>10.7mph</b> @ 2:41:16 (3s) <b>16.3mph</b> @ 2:41:21 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:41:36 (300s)	4679 / 17.4mph	<b>31.2mph</b> at 2:41:28 <b>32.0mph</b> @ 2:41:29 (NoQC) <b>29.4mph</b> @ 2:41:28 (1s) <b>28.3mph</b> @ 2:41:28 (1s) <b>26.6mph</b> @ 2:41:30 (3s) <b>19.2mph</b> @ 2:40:44 (60s) <b>18.2mph</b> @ 2:40:44 (300s)	<b>8.7mph</b> at 2:41:15 <b>9.7mph</b> @ 2:41:16 (1s) <b>11.0mph</b> @ 2:41:16 (3s) <b>16.3mph</b> @ 2:41:21 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:41:21 (300s)	730 / 17.3mph	<b>28.2mph</b> at 2:41:28 <b>27.5mph</b> @ 2:41:29 (1s) <b>26.2mph</b> @ 2:41:30 (3s) <b>19.7mph</b> @ 2:40:44 (60s) <b>18.6mph</b> @ 2:40:44 (300s)	<b>11.5mph</b> at 2:41:15 <b>11.7mph</b> @ 2:41:16 (1s) <b>12.1mph</b> @ 2:41:16 (3s) <b>17.0mph</b> @ 2:41:23 (60s) <b>17.8mph</b> @ 2:41:43 (300s)	1095 / 17.5mph
2022-01-29 09:40:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:39:44 PM EST to 2022-01-29 09:40:44 PM EST (60s)</b>	994.54mb	12.14V	14.6°F 94%	23.2°F	WNW (300°)	<b>33.8mph</b> at 2:40:05 <b>33.5mph</b> @ 2:40:05 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 2:40:04 (1s) <b>26.7mph</b> @ 2:40:05 (3s) <b>20.6mph</b> @ 2:40:12 (60s) <b>18.2mph</b> @ 2:40:41 (300s)	<b>10.0mph</b> at 2:39:56 <b>10.4mph</b> @ 2:39:56 (1s) <b>12.6mph</b> @ 2:39:57 (3s) <b>17.7mph</b> @ 2:39:44 (60s) <b>17.3mph</b> @ 2:39:44 (300s)	5061 / 18.7mph	<b>35.6mph</b> at 2:40:03 <b>36.7mph</b> @ 2:40:03 (NoQC) <b>33.4mph</b> @ 2:40:03 (1s) <b>31.9mph</b> @ 2:40:05 (1s) <b>30.8mph</b> @ 2:40:05 (1s) <b>21.1mph</b> @ 2:40:12 (60s) <b>18.2mph</b> @ 2:40:41 (300s)	<b>9.8mph</b> at 2:39:56 <b>11.1mph</b> @ 2:39:56 (1s) <b>12.4mph</b> @ 2:40:44 (3s) <b>17.8mph</b> @ 2:39:44 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:39:44 (300s)	814 / 19.3mph	<b>30.1mph</b> at 2:40:05 <b>29.5mph</b> @ 2:40:05 (1s) <b>29.0mph</b> @ 2:40:06 (3s) <b>20.8mph</b> @ 2:40:12 (60s) <b>18.6mph</b> @ 2:40:43 (300s)	<b>14.4mph</b> at 2:40:43 <b>14.8mph</b> @ 2:39:57 (1s) <b>15.7mph</b> @ 2:39:58 (3s) <b>17.7mph</b> @ 2:39:44 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:39:44 (300s)	1243 / 19.8mph
2022-01-29 09:39:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:38:44 PM EST to 2022-01-29 09:39:44 PM EST (60s)</b>	994.40mb	12.14V	14.6°F 94%	23.2°F	WNW (302°)	<b>33.1mph</b> at 2:39:28 <b>33.0mph</b> @ 2:39:28 (0.1s) <b>29.9mph</b> @ 2:39:29 (1s) <b>27.3mph</b> @ 2:39:31 (3s) <b>17.7mph</b> @ 2:39:43 (60s) <b>17.3mph</b> @ 2:39:43 (300s)	<b>9.9mph</b> at 2:38:45 <b>10.0mph</b> @ 2:38:45 (1s) <b>9.7mph</b> @ 2:38:44 (3s) <b>13.9mph</b> @ 2:39:12 (60s) <b>16.8mph</b> @ 2:39:12 (300s)	4779 / 17.7mph	<b>31.0mph</b> at 2:39:29 <b>32.7mph</b> @ 2:39:28 (NoQC) <b>30.1mph</b> @ 2:39:28 (0.1s) <b>28.9mph</b> @ 2:39:29 (1s) <b>27.1mph</b> @ 2:39:31 (3s) <b>17.8mph</b> @ 2:39:43 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:39:43 (300s)	<b>9.2mph</b> at 2:38:44 <b>9.9mph</b> @ 2:38:45 (1s) <b>9.9mph</b> @ 2:38:44 (3s) <b>13.6mph</b> @ 2:39:12 (60s) <b>16.6mph</b> @ 2:39:12 (300s)	754 / 17.9mph	<b>26.7mph</b> at 2:39:29 <b>26.0mph</b> @ 2:39:29 (1s) <b>25.2mph</b> @ 2:39:31 (3s) <b>17.7mph</b> @ 2:39:44 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:39:44 (300s)	<b>10.6mph</b> at 2:38:46 <b>10.7mph</b> @ 2:38:46 (1s) <b>10.6mph</b> @ 2:38:44 (3s) <b>14.1mph</b> @ 2:39:12 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:39:12 (300s)	1109 / 17.7mph
2022-01-29 09:38:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:37:44 PM EST to 2022-01-29 09:38:44 PM EST (60s)</b>	994.59mb	12.15V	14.6°F 94%	23.2°F	NW (308°)	<b>26.6mph</b> at 2:38:18 <b>24.2mph</b> @ 2:38:19 (1s) <b>23.2mph</b> @ 2:38:19 (3s) <b>18.6mph</b> @ 2:37:48 (60s) <b>17.6mph</b> @ 2:38:14 (300s)	<b>8.0mph</b> at 2:38:37 <b>8.4mph</b> @ 2:38:38 (1s) <b>8.9mph</b> @ 2:38:39 (3s) <b>15.3mph</b> @ 2:38:43 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:38:43 (300s)	4101 / 15.3mph	<b>25.4mph</b> at 2:38:18 <b>27.5mph</b> @ 2:38:18 (NoQC) <b>23.8mph</b> @ 2:38:17 (1s) <b>22.8mph</b> @ 2:38:19 (3s) <b>18.4mph</b> @ 2:37:48 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:38:14 (300s)	<b>7.6mph</b> at 2:38:37 <b>8.3mph</b> @ 2:38:38 (1s) <b>8.9mph</b> @ 2:38:39 (3s) <b>15.2mph</b> @ 2:38:44 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:38:44 (300s)	638 / 15.2mph	<b>21.8mph</b> at 2:38:18 <b>21.2mph</b> @ 2:38:19 (1s) <b>20.7mph</b> @ 2:38:20 (3s) <b>18.9mph</b> @ 2:37:44 (60s) <b>17.9mph</b> @ 2:38:15 (300s)	<b>10.0mph</b> at 2:38:38 <b>10.1mph</b> @ 2:38:37 (1s) <b>10.3mph</b> @ 2:38:39 (3s) <b>15.4mph</b> @ 2:37:44 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:38:43 (300s)	961 / 15.4mph
2022-01-29 09:37:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:36:44 PM EST to 2022-01-29 09:37:44 PM EST (60s)</b>	994.47mb	12.14V	14.6°F 94%	23.2°F	NW (308°)	<b>31.6mph</b> at 2:37:00 <b>31.5mph</b> @ 2:37:00 (0.1s) <b>29.9mph</b> @ 2:36:59 (1s) <b>28.7mph</b> @ 2:37:01 (3s) <b>21.0mph</b> @ 2:37:01 (60s) <b>17.6mph</b> @ 2:37:34 (300s)	<b>11.2mph</b> at 2:37:07 <b>11.8mph</b> @ 2:37:08 (1s) <b>13.1mph</b> @ 2:37:08 (3s) <b>13.8mph</b> @ 2:37:36 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:36:44 (300s)	5001 / 18.5mph	<b>32.0mph</b> at 2:36:59 <b>33.5mph</b> @ 2:36:58 (NoQC) <b>30.9mph</b> @ 2:36:58 (1s) <b>30.1mph</b> @ 2:36:59 (1s) <b>28.3mph</b> @ 2:37:00 (3s) <b>20.5mph</b> @ 2:37:02 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:37:35 (300s)	<b>10.6mph</b> at 2:37:24 <b>11.9mph</b> @ 2:37:25 (1s) <b>12.5mph</b> @ 2:37:26 (3s) <b>18.2mph</b> @ 2:37:37 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:36:44 (300s)	774 / 18.3mph	<b>27.5mph</b> at 2:36:59 <b>26.9mph</b> @ 2:36:59 (1s) <b>22.2mph</b> @ 2:37:01 (3s) <b>21.4mph</b> @ 2:36:49 (60s) <b>18.0mph</b> @ 2:37:35 (300s)	<b>13.8mph</b> at 2:37:25 <b>14.0mph</b> @ 2:37:26 (1s) <b>14.3mph</b> @ 2:37:27 (3s) <b>18.8mph</b> @ 2:37:43 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:36:44 (300s)	1187 / 18.9mph
2022-01-29 09:36:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:35:44 PM EST to 2022-01-29 09:36:44 PM EST (60s)</b>	994.46mb	12.14V	14.7°F 94%	23.3°F	NW (307°)	<b>32.9mph</b> at 2:35:51 <b>32.8mph</b> @ 2:35:51 (0.1s) <b>30.3mph</b> @ 2:36:05 (1s) <b>29.3mph</b> @ 2:36:06 (3s) <b>20.6mph</b> @ 2:36:43 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:36:44 (300s)	<b>10.5mph</b> at 2:36:18 <b>11.0mph</b> @ 2:36:19 (1s) <b>13.8mph</b> @ 2:35:46 (3s) <b>14.3mph</b> @ 2:35:45 (60s) <b>15.1mph</b> @ 2:35:44 (300s)	5590 / 20.7mph	<b>34.8mph</b> at 2:36:29 <b>35.1mph</b> @ 2:36:29 (NoQC) <b>32.2mph</b> @ 2:36:29 (1s) <b>29.0mph</b> @ 2:36:29 (1s) <b>27.5mph</b> @ 2:35:52 (60s) <b>20.3mph</b> @ 2:36:43 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:36:44 (300s)	<b>10.8mph</b> at 2:36:19 <b>12.4mph</b> @ 2:36:19 (1s) <b>14.1mph</b> @ 2:36:19 (3s) <b>14.4mph</b> @ 2:35:44 (60s) <b>15.1mph</b> @ 2:35:44 (300s)	859 / 20.3mph	<b>29.3mph</b> at 2:36:05 <b>28.8mph</b> @ 2:36:06 (1s) <b>27.8mph</b> @ 2:36:07 (3s) <b>21.3mph</b> @ 2:36:43 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:36:44 (300s)	<b>15.9mph</b> at 2:36:19 <b>16.2mph</b> @ 2:36:19 (1s) <b>16.7mph</b> @ 2:35:44 (3s) <b>14.4mph</b> @ 2:35:44 (60s) <b>15.4mph</b> @ 2:35:44 (300s)	1340 / 21.2mph
2022-01-29 09:35:53 PM EST  <b>2022-01-29</b>	994.52mb	12.14V	14.7°F 94%	23.3°F	NW (307°)	<b>26.1mph</b> at 2:35:35 <b>25.5mph</b> @ 2:35:35 (1s) <b>22.9mph</b> @ 2:35:37	<b>8.4mph</b> at 2:35:10 <b>8.8mph</b> @ 2:35:10 (1s) <b>10.3mph</b> @ 2:35:10 (3s)	3832 / 14.3mph	<b>25.8mph</b> at 2:35:35 <b>26.7mph</b> @ 2:35:35 (NoQC) <b>23.8mph</b> @ 2:35:35	<b>8.4mph</b> at 2:34:55 <b>9.4mph</b> @ 2:34:55 (1s) <b>10.1mph</b> @ 2:35:18 (3s)	607 / 14.5mph	<b>21.3mph</b> at 2:35:36 <b>20.9mph</b> @ 2:35:36 (1s) <b>20.1mph</b> @ 2:35:38	<b>11.1mph</b> at 2:34:54 <b>11.4mph</b> @ 2:35:10 (1s) <b>11.8mph</b> @ 2:35:11	893 / 14.4mph

09:34:44 PM EST to 2022-01-29 09:35:44 PM EST (60s)						(3s) 17.1mph @ 2:34:44 (60s) 15.2mph @ 2:35:05 (300s)	14.1mph @ 2:35:34 (60s) 15.0mph @ 2:35:34 (300s)		(1s) 21.5mph @ 2:35:37 (3s) 17.1mph @ 2:34:44 (60s) 15.2mph @ 2:35:05 (300s)	14.1mph @ 2:35:20 (60s) 15.0mph @ 2:34:47 (300s)		(3s) 17.8mph @ 2:34:44 (60s) 15.5mph @ 2:35:06 (300s)	(3s) 14.2mph @ 2:35:35 (60s) 15.3mph @ 2:35:34 (300s)	
2022-01-29 09:34:53 PM EST	994.58mb	12.15V	14.8°F 94%	23.3°F	NW (306°)	28.2mph at 2:34:17 26.6mph @ 2:34:18 (1s) 23.9mph @ 2:34:20 (3s) 17.9mph @ 2:34:14 (60s) 15.0mph @ 2:34:43 (300s)	10.0mph at 2:34:23 10.8mph @ 2:33:56 (1s) 13.0mph @ 2:34:24 (3s) 16.4mph @ 2:33:47 (60s) 14.4mph @ 2:33:44 (300s)	4615 / 17.1mph	28.5mph at 2:34:17 29.9mph @ 2:34:17 (NoQC) 26.3mph @ 2:34:18 (1s) 23.6mph @ 2:34:19 (3s) 17.8mph @ 2:34:14 (60s) 15.0mph @ 2:34:37 (300s)	9.4mph at 2:34:23 10.5mph @ 2:34:23 (1s) 12.4mph @ 2:34:23 (3s) 16.1mph @ 2:33:49 (60s) 14.4mph @ 2:33:44 (300s)	724 / 17.2mph	24.2mph at 2:34:18 23.8mph @ 2:34:18 (1s) 22.4mph @ 2:34:20 (3s) 18.3mph @ 2:34:14 (60s) 15.4mph @ 2:34:39 (300s)	13.8mph at 2:34:30 14.1mph @ 2:34:31 (1s) 14.6mph @ 2:34:32 (3s) 16.6mph @ 2:33:50 (60s) 14.7mph @ 2:33:44 (300s)	1120 / 17.9mph
2022-01-29 09:33:53 PM EST	994.38mb	12.14V	14.8°F 94%	23.3°F	NW (309°)	31.1mph at 2:33:15 31.0mph @ 2:33:15 (0.1s) 28.2mph @ 2:32:44 (1s) 26.8mph @ 2:32:44 (3s) 17.8mph @ 2:33:34 (60s) 14.4mph @ 2:33:43 (300s)	8.0mph at 2:33:00 8.2mph @ 2:33:01 (1s) 10.0mph @ 2:33:02 (3s) 14.8mph @ 2:32:44 (60s) 13.7mph @ 2:32:44 (300s)	4525 / 16.8mph	30.0mph at 2:33:15 33.9mph @ 2:33:15 (NoQC) 31.0mph @ 2:33:15 (0.1s) 28.5mph @ 2:33:15 (1s) 25.7mph @ 2:32:44 (60s) 17.5mph @ 2:33:33 (60s) 14.5mph @ 2:33:33 (300s)	6.7mph at 2:33:00 7.4mph @ 2:33:01 (1s) 8.8mph @ 2:33:02 (3s) 15.0mph @ 2:32:44 (60s) 13.9mph @ 2:32:44 (300s)	697 / 16.6mph	24.3mph at 2:32:44 25.8mph @ 2:32:44 (1s) 24.6mph @ 2:32:45 (3s) 17.9mph @ 2:33:34 (60s) 14.7mph @ 2:33:33 (300s)	11.3mph at 2:33:01 11.5mph @ 2:33:02 (1s) 12.1mph @ 2:33:02 (3s) 14.8mph @ 2:32:44 (60s) 14.1mph @ 2:32:44 (300s)	1063 / 17.0mph
2022-01-29 09:32:53 PM EST	994.51mb	12.14V	14.8°F 94%	23.3°F	NW (309°)	32.3mph at 2:32:43 32.2mph @ 2:32:43 (0.1s) 30.8mph @ 2:32:43 (1s) 28.8mph @ 2:32:43 (3s) 14.8mph @ 2:32:43 (60s) 13.7mph @ 2:32:43 (300s)	5.9mph at 2:31:45 6.1mph @ 2:31:45 (1s) 6.7mph @ 2:31:46 (3s) 11.6mph @ 2:32:05 (60s) 13.4mph @ 2:32:30 (300s)	3965 / 14.8mph	31.8mph at 2:32:43 34.9mph @ 2:32:43 (NoQC) 31.9mph @ 2:32:43 (1s) 30.2mph @ 2:32:43 (1s) 25.2mph @ 2:32:44 (60s) 15.0mph @ 2:32:44 (60s) 13.9mph @ 2:31:44 (300s)	5.6mph at 2:31:45 6.2mph @ 2:31:45 (1s) 7.1mph @ 2:31:45 (3s) 11.4mph @ 2:32:05 (60s) 13.6mph @ 2:32:34 (300s)	629 / 15.0mph	27.4mph at 2:32:43 26.3mph @ 2:32:43 (1s) 23.8mph @ 2:32:44 (3s) 14.8mph @ 2:32:44 (60s) 14.2mph @ 2:31:44 (300s)	7.9mph at 2:31:45 8.1mph @ 2:31:45 (1s) 8.4mph @ 2:31:46 (3s) 11.9mph @ 2:32:07 (60s) 13.8mph @ 2:32:35 (300s)	919 / 14.8mph
2022-01-29 09:31:53 PM EST	994.53mb	12.15V	14.8°F 94%	23.3°F	NW (306°)	19.4mph at 2:31:16 18.2mph @ 2:31:04 (1s) 16.9mph @ 2:31:04 (3s) 14.5mph @ 2:31:05 (60s) 13.9mph @ 2:30:44 (300s)	7.4mph at 2:31:44 8.0mph @ 2:31:39 (1s) 8.2mph @ 2:31:40 (3s) 12.5mph @ 2:31:43 (60s) 13.7mph @ 2:31:10 (300s)	3343 / 12.5mph	24.8mph at 2:31:02 21.9mph @ 2:31:02 (1s) 20.2mph @ 2:31:04 (3s) 14.7mph @ 2:31:06 (60s) 14.1mph @ 2:31:36 (300s)	6.7mph at 2:31:38 7.3mph @ 2:31:38 (1s) 7.6mph @ 2:31:39 (3s) 12.5mph @ 2:31:43 (60s) 13.9mph @ 2:31:43 (300s)	526 / 12.6mph	19.4mph at 2:31:02 19.0mph @ 2:31:02 (1s) 18.3mph @ 2:31:04 (3s) 14.9mph @ 2:31:07 (60s) 14.2mph @ 2:30:44 (300s)	8.7mph at 2:31:43 8.7mph @ 2:31:43 (1s) 9.1mph @ 2:31:43 (3s) 13.0mph @ 2:31:43 (60s) 14.2mph @ 2:31:43 (300s)	804 / 13.0mph
2022-01-29 09:30:53 PM EST	994.44mb	12.15V	14.8°F 94%	23.3°F	WNW (302°)	25.2mph at 2:30:31 23.4mph @ 2:30:31 (1s) 21.5mph @ 2:30:33 (3s) 14.4mph @ 2:29:45 (60s) 14.0mph @ 2:30:38 (300s)	6.3mph at 2:29:58 6.8mph @ 2:29:59 (1s) 8.2mph @ 2:30:00 (3s) 13.1mph @ 2:30:16 (60s) 13.5mph @ 2:30:05 (300s)	3676 / 13.7mph	24.8mph at 2:30:31 22.4mph @ 2:30:32 (1s) 21.6mph @ 2:30:33 (3s) 14.5mph @ 2:29:45 (60s) 14.1mph @ 2:30:38 (300s)	5.6mph at 2:29:59 6.2mph @ 2:29:59 (1s) 7.7mph @ 2:30:00 (3s) 13.3mph @ 2:30:17 (60s) 13.8mph @ 2:30:05 (300s)	575 / 13.7mph	20.2mph at 2:30:31 19.9mph @ 2:30:32 (1s) 19.2mph @ 2:30:33 (3s) 14.6mph @ 2:30:38 (60s) 14.4mph @ 2:30:42 (300s)	10.0mph at 2:29:59 10.1mph @ 2:30:00 (1s) 10.2mph @ 2:30:01 (3s) 13.7mph @ 2:30:05 (60s) 14.0mph @ 2:30:07 (300s)	883 / 14.2mph
2022-01-29 09:29:53 PM EST	994.32mb	12.14V	14.8°F 94%	23.3°F	NW (307°)	25.0mph at 2:29:39 23.1mph @ 2:29:40 (1s) 20.6mph @ 2:29:15 (3s) 14.4mph @ 2:29:43 (60s) 13.8mph @ 2:29:24 (300s)	8.7mph at 2:28:44 9.1mph @ 2:28:44 (1s) 9.7mph @ 2:28:45 (3s) 12.9mph @ 2:28:48 (60s) 13.3mph @ 2:28:45 (300s)	3853 / 14.4mph	25.4mph at 2:29:39 25.5mph @ 2:29:13 (NoQC) 22.9mph @ 2:29:14 (1s) 20.4mph @ 2:29:15 (3s) 14.6mph @ 2:29:31 (60s) 14.0mph @ 2:29:25 (300s)	7.6mph at 2:28:44 8.4mph @ 2:28:44 (1s) 9.9mph @ 2:28:45 (3s) 13.3mph @ 2:28:52 (60s) 13.5mph @ 2:28:45 (300s)	608 / 14.5mph	20.3mph at 2:29:14 20.0mph @ 2:29:15 (1s) 18.9mph @ 2:29:16 (3s) 14.6mph @ 2:29:33 (60s) 14.2mph @ 2:29:26 (300s)	10.7mph at 2:29:08 10.8mph @ 2:29:09 (1s) 11.2mph @ 2:29:10 (3s) 13.7mph @ 2:28:53 (60s) 13.8mph @ 2:28:47 (300s)	901 / 14.5mph

2022-01-29 09:28:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:27:44 PM EST to 2022-01-29 09:28:44 PM EST (60s)</b>	994.34mb	12.14V	14.8°F 94%	23.3°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>21.9mph</b> at 2:28:37 <b>20.7mph</b> @ 2:28:37 (1s) <b>18.8mph</b> @ 2:28:38 (3s) <b>15.5mph</b> @ 2:27:59 (60s) <b>14.0mph</b> @ 2:27:53 (300s)	<b>6.5mph</b> at 2:28:09 <b>6.8mph</b> @ 2:28:09 (1s) <b>8.5mph</b> @ 2:28:10 (3s) <b>12.8mph</b> @ 2:28:33 (60s) <b>13.3mph</b> @ 2:28:43 (300s)	3529  / 13.2mph	<b>23.6mph</b> at 2:28:34 <b>21.5mph</b> @ 2:28:34 (1s) <b>20.6mph</b> @ 2:28:36 (3s) <b>16.0mph</b> @ 2:27:57 (60s) <b>14.1mph</b> @ 2:27:52 (300s)	<b>7.1mph</b> at 2:28:23 <b>7.9mph</b> @ 2:28:24 (1s) <b>9.3mph</b> @ 2:28:25 (3s) <b>13.1mph</b> @ 2:28:33 (60s) <b>13.6mph</b> @ 2:28:43 (300s)	576  / 13.7mph	<b>20.3mph</b> at 2:28:37 <b>19.8mph</b> @ 2:28:37 (1s) <b>19.2mph</b> @ 2:28:38 (3s) <b>15.8mph</b> @ 2:27:59 (60s) <b>14.3mph</b> @ 2:27:53 (300s)	<b>10.1mph</b> at 2:28:09 <b>10.2mph</b> @ 2:28:09 (1s) <b>10.8mph</b> @ 2:28:10 (3s) <b>13.5mph</b> @ 2:28:34 (60s) <b>13.8mph</b> @ 2:28:44 (300s)	876  / 14.1mph
2022-01-29 09:27:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:26:44 PM EST to 2022-01-29 09:27:44 PM EST (60s)</b>	994.28mb	12.14V	14.8°F 94%	23.4°F	<b>WNW (302°)</b>	<b>30.3mph</b> at 2:27:20 <b>30.3mph</b> @ 2:27:20 (0.1s) <b>27.0mph</b> @ 2:27:21 (1s) <b>24.7mph</b> @ 2:27:27 (3s) <b>15.1mph</b> @ 2:27:36 (60s) <b>14.4mph</b> @ 2:26:44 (300s)	<b>7.4mph</b> at 2:26:53 <b>8.2mph</b> @ 2:26:53 (1s) <b>9.0mph</b> @ 2:26:53 (3s) <b>12.0mph</b> @ 2:27:08 (60s) <b>13.9mph</b> @ 2:27:42 (300s)	3961  / 14.8mph	<b>30.4mph</b> at 2:27:20 <b>31.8mph</b> @ 2:27:20 (NoQC) <b>29.4mph</b> @ 2:27:20 (0.1s) <b>27.2mph</b> @ 2:27:21 (1s) <b>23.4mph</b> @ 2:27:27 (3s) <b>15.6mph</b> @ 2:27:36 (60s) <b>14.5mph</b> @ 2:26:44 (300s)	<b>7.8mph</b> at 2:26:51 <b>8.5mph</b> @ 2:26:51 (1s) <b>9.1mph</b> @ 2:26:53 (3s) <b>12.8mph</b> @ 2:27:08 (60s) <b>14.0mph</b> @ 2:27:42 (300s)	631  / 15.0mph	<b>23.2mph</b> at 2:27:20 <b>22.6mph</b> @ 2:27:21 (1s) <b>21.8mph</b> @ 2:27:27 (3s) <b>15.6mph</b> @ 2:27:38 (60s) <b>14.8mph</b> @ 2:26:44 (300s)	<b>11.2mph</b> at 2:27:39 <b>11.4mph</b> @ 2:27:40 (1s) <b>11.8mph</b> @ 2:26:54 (3s) <b>13.0mph</b> @ 2:27:09 (60s) <b>14.2mph</b> @ 2:27:43 (300s)	940  / 15.1mph
2022-01-29 09:26:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:25:44 PM EST to 2022-01-29 09:26:44 PM EST (60s)</b>	994.18mb	12.14V	14.8°F 94%	23.4°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>20.5mph</b> at 2:26:05 <b>20.0mph</b> @ 2:26:05 (1s) <b>19.2mph</b> @ 2:26:06 (3s) <b>13.6mph</b> @ 2:26:28 (60s) <b>15.0mph</b> @ 2:25:50 (300s)	<b>6.8mph</b> at 2:26:36 <b>7.1mph</b> @ 2:26:36 (1s) <b>8.3mph</b> @ 2:26:36 (3s) <b>12.4mph</b> @ 2:25:44 (60s) <b>14.4mph</b> @ 2:25:44 (300s)	3595  / 13.5mph	<b>24.7mph</b> at 2:26:41 <b>21.9mph</b> @ 2:26:41 (NoQC) <b>20.4mph</b> @ 2:26:42 (1s) <b>13.8mph</b> @ 2:26:43 (60s) <b>15.2mph</b> @ 2:25:50 (300s)	<b>7.0mph</b> at 2:26:35 <b>7.9mph</b> @ 2:26:35 (1s) <b>8.4mph</b> @ 2:26:35 (3s) <b>12.5mph</b> @ 2:25:44 (60s) <b>14.5mph</b> @ 2:25:43 (300s)	576  / 13.7mph	<b>19.5mph</b> at 2:26:41 <b>19.1mph</b> @ 2:26:42 (1s) <b>18.3mph</b> @ 2:26:42 (3s) <b>14.0mph</b> @ 2:26:44 (60s) <b>15.4mph</b> @ 2:25:51 (300s)	<b>10.0mph</b> at 2:26:35 <b>10.1mph</b> @ 2:26:35 (1s) <b>10.3mph</b> @ 2:26:36 (3s) <b>12.8mph</b> @ 2:25:44 (60s) <b>14.8mph</b> @ 2:26:37 (300s)	868  / 14.0mph
2022-01-29 09:25:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:24:43 PM EST to 2022-01-29 09:25:43 PM EST (60s)</b>	994.21mb	12.15V	14.8°F 94%	23.4°F	<b>NW (308°)</b>	<b>18.6mph</b> at 2:25:43 <b>16.5mph</b> @ 2:25:07 (1s) <b>15.2mph</b> @ 2:25:08 (3s) <b>14.3mph</b> @ 2:25:22 (60s) <b>15.7mph</b> @ 2:24:43 (300s)	<b>6.9mph</b> at 2:25:26 <b>7.3mph</b> @ 2:25:26 (1s) <b>8.0mph</b> @ 2:25:27 (3s) <b>12.3mph</b> @ 2:25:42 (60s) <b>14.9mph</b> @ 2:25:38 (300s)	3297  / 12.4mph	<b>19.3mph</b> at 2:24:57 <b>17.1mph</b> @ 2:24:57 (1s) <b>15.4mph</b> @ 2:24:59 (3s) <b>14.1mph</b> @ 2:25:22 (60s) <b>15.8mph</b> @ 2:24:43 (300s)	<b>7.6mph</b> at 2:25:12 <b>8.4mph</b> @ 2:25:12 (1s) <b>9.3mph</b> @ 2:25:27 (3s) <b>12.4mph</b> @ 2:25:41 (60s) <b>15.0mph</b> @ 2:25:38 (300s)	523  / 12.5mph	<b>16.0mph</b> at 2:25:07 <b>15.8mph</b> @ 2:25:08 (1s) <b>15.1mph</b> @ 2:25:09 (3s) <b>14.1mph</b> @ 2:25:23 (60s) <b>16.1mph</b> @ 2:24:43 (300s)	<b>10.2mph</b> at 2:25:13 <b>10.3mph</b> @ 2:25:13 (1s) <b>10.9mph</b> @ 2:25:14 (3s) <b>12.8mph</b> @ 2:25:42 (60s) <b>15.4mph</b> @ 2:25:42 (300s)	793  / 12.9mph
2022-01-29 09:24:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:23:43 PM EST to 2022-01-29 09:24:43 PM EST (60s)</b>	994.08mb	12.14V	14.8°F 94%	23.4°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>26.6mph</b> at 2:24:25 <b>24.0mph</b> @ 2:24:26 (1s) <b>21.7mph</b> @ 2:24:31 (3s) <b>16.2mph</b> @ 2:23:44 (60s) <b>15.8mph</b> @ 2:24:38 (300s)	<b>6.6mph</b> at 2:23:52 <b>6.8mph</b> @ 2:23:52 (1s) <b>7.6mph</b> @ 2:23:54 (3s) <b>12.8mph</b> @ 2:24:25 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:24:25 (300s)	3443  / 12.9mph	<b>25.6mph</b> at 2:24:25 <b>22.5mph</b> @ 2:24:26 (1s) <b>21.5mph</b> @ 2:24:31 (3s) <b>16.1mph</b> @ 2:23:44 (60s) <b>15.9mph</b> @ 2:24:38 (300s)	<b>6.4mph</b> at 2:23:52 <b>7.2mph</b> @ 2:23:52 (1s) <b>7.9mph</b> @ 2:23:53 (3s) <b>12.6mph</b> @ 2:24:25 (60s) <b>15.7mph</b> @ 2:23:53 (300s)	538  / 12.9mph	<b>20.4mph</b> at 2:24:28 <b>20.0mph</b> @ 2:24:29 (1s) <b>20.0mph</b> @ 2:24:31 (3s) <b>16.4mph</b> @ 2:23:49 (60s) <b>16.2mph</b> @ 2:24:38 (300s)	<b>9.5mph</b> at 2:23:58 <b>9.7mph</b> @ 2:23:58 (1s) <b>9.8mph</b> @ 2:24:21 (3s) <b>13.0mph</b> @ 2:24:42 (60s) <b>16.0mph</b> @ 2:23:43 (300s)	807  / 13.1mph
2022-01-29 09:23:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:22:43 PM EST to 2022-01-29 09:23:43 PM EST (60s)</b>	994.19mb	12.14V	14.9°F 94%	23.4°F	<b>NW (305°)</b>	<b>27.3mph</b> at 2:23:37 <b>24.3mph</b> @ 2:23:38 (1s) <b>22.1mph</b> @ 2:23:20 (3s) <b>17.6mph</b> @ 2:23:02 (60s) <b>15.8mph</b> @ 2:22:43 (300s)	<b>9.7mph</b> at 2:22:43 <b>10.1mph</b> @ 2:22:43 (1s) <b>11.0mph</b> @ 2:22:44 (3s) <b>15.6mph</b> @ 2:23:34 (60s) <b>15.5mph</b> @ 2:23:14 (300s)	4315  / 16.1mph	<b>25.1mph</b> at 2:23:26 <b>28.2mph</b> @ 2:23:37 (NoQC) <b>22.8mph</b> @ 2:23:38 (1s) <b>21.0mph</b> @ 2:23:20 (3s) <b>17.8mph</b> @ 2:22:59 (60s) <b>15.9mph</b> @ 2:22:43 (300s)	<b>8.7mph</b> at 2:23:32 <b>10.0mph</b> @ 2:22:43 (1s) <b>11.0mph</b> @ 2:22:44 (3s) <b>15.5mph</b> @ 2:23:35 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:23:17 (300s)	673  / 16.0mph	<b>21.5mph</b> at 2:23:20 <b>21.0mph</b> @ 2:23:20 (1s) <b>21.2mph</b> @ 2:23:22 (3s) <b>18.1mph</b> @ 2:22:43 (60s) <b>16.1mph</b> @ 2:22:43 (300s)	<b>12.1mph</b> at 2:22:47 <b>12.2mph</b> @ 2:22:48 (1s) <b>12.4mph</b> @ 2:22:48 (3s) <b>16.0mph</b> @ 2:23:37 (60s) <b>15.8mph</b> @ 2:23:17 (300s)	1016  / 16.3mph

2022-01-29 09:22:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:21:43 PM EST to 2022-01-29 09:22:43 PM EST (60s)</b>	994.10mb	12.15V	14.9°F 94%	23.4°F	NW (306°)	<b>33.9mph</b> at 2:22:23 <b>33.7mph</b> @ 2:22:23 (0.1s) <b>30.9mph</b> @ 2:22:24 (1s) <b>24.9mph</b> @ 2:22:25 (3s) <b>17.3mph</b> @ 2:22:38 (60s) <b>16.8mph</b> @ 2:21:44 (300s)	<b>8.4mph</b> at 2:21:57 <b>8.8mph</b> @ 2:21:57 (1s) <b>9.5mph</b> @ 2:21:58 (3s) <b>15.3mph</b> @ 2:22:02 (60s) <b>15.8mph</b> @ 2:22:42 (300s)	4609 / 17.1mph	<b>33.4mph</b> at 2:22:23 <b>36.0mph</b> @ 2:22:23 (NoQC) <b>32.6mph</b> @ 2:22:23 (1s) <b>29.8mph</b> @ 2:22:24 (1s) <b>25.1mph</b> @ 2:22:25 (3s) <b>18.0mph</b> @ 2:22:38 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:21:45 (300s)	<b>8.3mph</b> at 2:21:56 <b>9.2mph</b> @ 2:21:56 (1s) <b>10.1mph</b> @ 2:21:57 (3s) <b>15.9mph</b> @ 2:22:01 (60s) <b>15.9mph</b> @ 2:22:42 (300s)	742 / 17.6mph	<b>27.1mph</b> at 2:22:23 <b>26.4mph</b> @ 2:22:24 (1s) <b>24.2mph</b> @ 2:22:26 (3s) <b>18.2mph</b> @ 2:22:39 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:21:45 (300s)	<b>12.8mph</b> at 2:21:55 <b>13.2mph</b> @ 2:21:56 (1s) <b>13.4mph</b> @ 2:21:57 (3s) <b>16.1mph</b> @ 2:22:02 (60s) <b>16.1mph</b> @ 2:22:42 (300s)	1137 / 18.1mph
2022-01-29 09:21:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:20:43 PM EST to 2022-01-29 09:21:43 PM EST (60s)</b>	994.03mb	12.15V	14.9°F 94%	23.4°F	NW (312°)	<b>26.4mph</b> at 2:20:57 <b>23.8mph</b> @ 2:20:58 (1s) <b>22.6mph</b> @ 2:21:20 (3s) <b>16.3mph</b> @ 2:21:42 (60s) <b>16.8mph</b> @ 2:21:20 (300s)	<b>9.1mph</b> at 2:21:05 <b>9.6mph</b> @ 2:21:05 (1s) <b>10.5mph</b> @ 2:21:07 (3s) <b>15.0mph</b> @ 2:21:15 (60s) <b>16.5mph</b> @ 2:20:49 (300s)	4395 / 16.3mph	<b>25.1mph</b> at 2:20:58 <b>26.9mph</b> @ 2:20:57 (NoQC) <b>23.8mph</b> @ 2:20:58 (1s) <b>21.8mph</b> @ 2:20:59 (3s) <b>16.5mph</b> @ 2:21:43 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:21:43 (300s)	<b>8.3mph</b> at 2:21:06 <b>9.2mph</b> @ 2:21:07 (1s) <b>10.8mph</b> @ 2:21:07 (3s) <b>15.2mph</b> @ 2:21:16 (60s) <b>16.3mph</b> @ 2:20:49 (300s)	696 / 16.5mph	<b>22.8mph</b> at 2:21:19 <b>22.5mph</b> @ 2:21:20 (1s) <b>21.8mph</b> @ 2:21:21 (3s) <b>16.8mph</b> @ 2:21:29 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:21:22 (300s)	<b>12.0mph</b> at 2:20:48 <b>12.2mph</b> @ 2:20:48 (1s) <b>12.7mph</b> @ 2:20:49 (3s) <b>15.7mph</b> @ 2:21:17 (60s) <b>16.4mph</b> @ 2:20:49 (300s)	1039 / 16.6mph
2022-01-29 09:20:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:19:43 PM EST to 2022-01-29 09:20:43 PM EST (60s)</b>	993.96mb	12.14V	14.9°F 94%	23.4°F	NW (307°)	<b>25.7mph</b> at 2:20:10 <b>24.9mph</b> @ 2:20:10 (1s) <b>22.5mph</b> @ 2:19:43 (3s) <b>16.9mph</b> @ 2:20:37 (60s) <b>16.9mph</b> @ 2:19:45 (300s)	<b>9.3mph</b> at 2:20:38 <b>10.1mph</b> @ 2:20:39 (1s) <b>11.0mph</b> @ 2:20:41 (3s) <b>12.9mph</b> @ 2:19:47 (60s) <b>16.5mph</b> @ 2:20:28 (300s)	4345 / 16.2mph	<b>27.2mph</b> at 2:20:10 <b>29.3mph</b> @ 2:20:10 (NoQC) <b>25.0mph</b> @ 2:20:10 (1s) <b>22.1mph</b> @ 2:20:11 (3s) <b>16.9mph</b> @ 2:20:38 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:19:45 (300s)	<b>8.7mph</b> at 2:20:24 <b>9.7mph</b> @ 2:20:24 (1s) <b>11.1mph</b> @ 2:20:26 (3s) <b>12.6mph</b> @ 2:19:46 (60s) <b>16.2mph</b> @ 2:20:28 (300s)	682 / 16.2mph	<b>22.3mph</b> at 2:20:10 <b>22.0mph</b> @ 2:19:43 (1s) <b>20.8mph</b> @ 2:20:12 (3s) <b>17.0mph</b> @ 2:20:38 (60s) <b>16.8mph</b> @ 2:19:46 (300s)	<b>12.3mph</b> at 2:20:27 <b>12.4mph</b> @ 2:20:27 (1s) <b>13.0mph</b> @ 2:20:28 (3s) <b>12.4mph</b> @ 2:19:43 (60s) <b>16.3mph</b> @ 2:20:29 (300s)	1034 / 16.6mph
2022-01-29 09:19:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:18:43 PM EST to 2022-01-29 09:19:43 PM EST (60s)</b>	993.89mb	12.15V	14.9°F 94%	23.5°F	NW (306°)	<b>27.5mph</b> at 2:19:42 <b>24.2mph</b> @ 2:19:42 (1s) <b>22.5mph</b> @ 2:19:42 (3s) <b>16.4mph</b> @ 2:18:43 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:18:52 (300s)	<b>6.3mph</b> at 2:19:08 <b>6.8mph</b> @ 2:19:08 (1s) <b>8.0mph</b> @ 2:19:09 (3s) <b>12.2mph</b> @ 2:19:33 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:19:35 (300s)	3462 / 13.0mph	<b>25.1mph</b> at 2:19:42 <b>27.3mph</b> @ 2:19:42 (NoQC) <b>23.5mph</b> @ 2:19:42 (1s) <b>21.7mph</b> @ 2:19:42 (3s) <b>16.6mph</b> @ 2:18:43 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:18:49 (300s)	<b>6.9mph</b> at 2:19:07 <b>7.5mph</b> @ 2:19:07 (1s) <b>8.6mph</b> @ 2:18:56 (3s) <b>12.0mph</b> @ 2:19:38 (60s) <b>16.6mph</b> @ 2:19:38 (300s)	528 / 12.6mph	<b>22.6mph</b> at 2:19:42 <b>21.9mph</b> @ 2:19:42 (1s) <b>20.2mph</b> @ 2:19:42 (3s) <b>16.7mph</b> @ 2:18:43 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:18:52 (300s)	<b>8.9mph</b> at 2:18:58 <b>9.0mph</b> @ 2:18:58 (1s) <b>9.2mph</b> @ 2:18:59 (3s) <b>11.9mph</b> @ 2:19:35 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:19:38 (300s)	766 / 12.4mph
2022-01-29 09:18:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:17:43 PM EST to 2022-01-29 09:18:43 PM EST (60s)</b>	993.89mb	12.15V	14.9°F 94%	23.5°F	NW (309°)	<b>25.8mph</b> at 2:17:49 <b>25.9mph</b> @ 2:17:43 (1s) <b>25.9mph</b> @ 2:17:43 (3s) <b>22.4mph</b> @ 2:17:50 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:17:45 (300s)	<b>10.3mph</b> at 2:18:34 <b>11.2mph</b> @ 2:18:35 (1s) <b>12.1mph</b> @ 2:18:18 (3s) <b>18.4mph</b> @ 2:18:42 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:18:22 (300s)	4404 / 16.4mph	<b>25.4mph</b> at 2:17:43 <b>26.6mph</b> @ 2:17:44 (NoQC) <b>24.5mph</b> @ 2:17:43 (1s) <b>25.4mph</b> @ 2:17:43 (3s) <b>22.0mph</b> @ 2:18:09 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:17:45 (300s)	<b>10.0mph</b> at 2:18:17 <b>11.3mph</b> @ 2:18:42 (1s) <b>11.8mph</b> @ 2:18:18 (3s) <b>16.6mph</b> @ 2:18:42 (60s) <b>16.6mph</b> @ 2:18:22 (300s)	701 / 16.6mph	<b>24.2mph</b> at 2:17:43 <b>24.7mph</b> @ 2:17:43 (1s) <b>24.6mph</b> @ 2:17:43 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:18:10 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:17:45 (300s)	<b>12.0mph</b> at 2:18:42 <b>12.2mph</b> @ 2:18:42 (1s) <b>13.0mph</b> @ 2:18:42 (3s) <b>16.7mph</b> @ 2:18:42 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:18:22 (300s)	1049 / 16.8mph
2022-01-29 09:17:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:16:43 PM EST to 2022-01-29 09:17:43 PM EST (60s)</b>	993.76mb	12.15V	14.9°F 94%	23.5°F	NW (307°)	<b>38.4mph</b> at 2:17:20 <b>38.2mph</b> @ 2:17:20 (0.1s) <b>34.7mph</b> @ 2:17:14 (1s) <b>33.1mph</b> @ 2:17:16 (3s) <b>22.0mph</b> @ 2:17:42 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:17:42 (300s)	<b>11.3mph</b> at 2:17:02 <b>11.8mph</b> @ 2:17:03 (1s) <b>12.4mph</b> @ 2:17:03 (3s) <b>15.2mph</b> @ 2:16:43 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:16:43 (300s)	5960 / 22.0mph	<b>35.6mph</b> at 2:17:14 <b>39.1mph</b> @ 2:17:14 (NoQC) <b>35.3mph</b> @ 2:17:14 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 2:17:14 (1s) <b>32.5mph</b> @ 2:17:16 (3s) <b>21.5mph</b> @ 2:17:43 (60s) <b>16.9mph</b> @ 2:17:43 (300s)	<b>10.1mph</b> at 2:17:02 <b>11.4mph</b> @ 2:17:03 (1s) <b>12.3mph</b> @ 2:17:03 (3s) <b>14.9mph</b> @ 2:16:43 (60s) <b>15.7mph</b> @ 2:16:43 (300s)	913 / 21.6mph	<b>31.4mph</b> at 2:17:15 <b>30.9mph</b> @ 2:17:16 (1s) <b>30.3mph</b> @ 2:17:17 (3s) <b>21.4mph</b> @ 2:17:43 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:17:43 (300s)	<b>12.4mph</b> at 2:17:02 <b>12.5mph</b> @ 2:17:03 (1s) <b>12.9mph</b> @ 2:17:04 (3s) <b>15.1mph</b> @ 2:16:44 (60s) <b>16.0mph</b> @ 2:16:45 (300s)	1351 / 21.4mph
2022-01-29 09:16:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:15:43 PM EST to 2022-01-29</b>	993.84mb	12.14V	15.0°F 94%	23.5°F	NW (308°)	<b>27.8mph</b> at 2:16:25 <b>24.7mph</b> @ 2:16:25 (1s) <b>23.5mph</b> @ 2:16:27 (3s) <b>18.0mph</b> @ 2:15:47 (60s) <b>15.7mph</b>	<b>8.5mph</b> at 2:16:17 <b>9.1mph</b> @ 2:16:18 (1s) <b>9.8mph</b> @ 2:16:18 (3s) <b>14.4mph</b> @ 2:16:19 (60s) <b>15.2mph</b> @ 2:15:43	4098 / 15.3mph	<b>25.6mph</b> at 2:15:55 <b>29.3mph</b> @ 2:16:24 (NoQC) <b>24.6mph</b> @ 2:16:25 (1s) <b>22.7mph</b> @ 2:16:27 (3s) <b>17.8mph</b>	<b>7.5mph</b> at 2:16:36 <b>8.7mph</b> @ 2:16:36 (1s) <b>9.7mph</b> @ 2:16:12 (3s) <b>14.1mph</b> @ 2:16:19 (60s) <b>15.4mph</b> @ 2:15:53	628 / 15.0mph	<b>22.4mph</b> at 2:16:26 <b>22.1mph</b> @ 2:16:27 (1s) <b>21.6mph</b> @ 2:16:27 (3s) <b>18.3mph</b> @ 2:15:48 (60s) <b>16.0mph</b>	<b>10.8mph</b> at 2:16:18 <b>11.0mph</b> @ 2:16:18 (1s) <b>11.4mph</b> @ 2:16:18 (3s) <b>14.5mph</b> @ 2:16:21 (60s) <b>15.8mph</b>	947 / 15.2mph

09:16:43 PM EST (60s)						@ 2:16:35 (300s)	(300s)		@ 2:15:45 (60s) 15.7mph @ 2:16:30 (300s)	(300s)		@ 2:16:41 (300s)	@ 2:15:43 (300s)	
2022-01-29 09:15:53 PM EST  2022-01-29 09:14:43 PM EST to 2022-01-29 09:15:43 PM EST (60s)	993.80mb	12.15V	15.0°F 94%	23.6°F	NW (304°)	30.2mph at 2:15:04 30.2mph @ 2:15:04 (0.1s) 28.0mph @ 2:14:52 (1s) 25.0mph @ 2:14:54 (3s) 18.3mph @ 2:15:26 (60s) 15.4mph @ 2:15:17 (300s)	8.5mph at 2:14:44 9.4mph @ 2:14:44 (1s) 10.6mph @ 2:14:45 (3s) 13.2mph @ 2:14:45 (60s) 15.1mph @ 2:14:45 (300s)	4805 / 17.8mph			748 / 17.7mph	28.0mph at 2:15:04 27.5mph @ 2:15:05 (1s) 25.9mph @ 2:15:05 (3s) 19.0mph @ 2:15:26 (60s) 15.9mph @ 2:15:25 (300s)	11.1mph at 2:15:38 11.3mph @ 2:15:39 (1s) 11.5mph @ 2:15:39 (3s) 14.0mph @ 2:14:43 (60s) 15.7mph @ 2:14:43 (300s)	1137 / 18.1mph
2022-01-29 09:14:53 PM EST  2022-01-29 09:13:43 PM EST to 2022-01-29 09:14:43 PM EST (60s)	993.73mb	12.15V	15.0°F 94%	23.6°F	WNW (301°)	25.1mph at 2:14:28 23.7mph @ 2:14:29 (1s) 20.6mph @ 2:14:29 (3s) 16.5mph @ 2:13:43 (60s) 15.1mph @ 2:14:34 (300s)	7.7mph at 2:14:14 8.3mph @ 2:14:14 (1s) 9.6mph @ 2:14:15 (3s) 12.0mph @ 2:14:22 (60s) 14.8mph @ 2:13:57 (300s)	3556 / 13.3mph			573 / 13.7mph	21.8mph at 2:14:29 21.2mph @ 2:14:29 (1s) 20.5mph @ 2:14:30 (3s) 17.0mph @ 2:13:43 (60s) 15.7mph @ 2:14:36 (300s)	10.5mph at 2:14:14 10.6mph @ 2:14:14 (1s) 10.8mph @ 2:14:14 (3s) 12.7mph @ 2:14:23 (60s) 15.4mph @ 2:13:51 (300s)	871 / 14.1mph
2022-01-29 09:13:53 PM EST  2022-01-29 09:12:43 PM EST to 2022-01-29 09:13:43 PM EST (60s)	993.76mb	12.15V	15.1°F 94%	23.6°F	NW (304°)	29.3mph at 2:12:47 29.2mph @ 2:12:47 (0.1s) 28.3mph @ 2:12:47 (1s) 26.5mph @ 2:12:48 (3s) 17.8mph @ 2:13:22 (60s) 15.1mph @ 2:13:22 (300s)	8.4mph at 2:13:42 8.8mph @ 2:13:42 (1s) 9.5mph @ 2:13:26 (3s) 15.2mph @ 2:12:43 (60s) 14.4mph @ 2:12:43 (300s)	4434 / 16.5mph			708 / 16.8mph	26.0mph at 2:12:47 25.4mph @ 2:12:47 (1s) 24.5mph @ 2:12:48 (3s) 18.2mph @ 2:13:22 (60s) 15.6mph @ 2:13:23 (300s)	11.1mph at 2:13:27 11.2mph @ 2:13:27 (1s) 11.4mph @ 2:13:28 (3s) 15.8mph @ 2:12:43 (60s) 15.0mph @ 2:12:43 (300s)	1062 / 17.0mph
2022-01-29 09:12:53 PM EST  2022-01-29 09:11:43 PM EST to 2022-01-29 09:12:43 PM EST (60s)	993.81mb	12.15V	15.1°F 94%	23.6°F	WNW (301°)	25.9mph at 2:12:35 23.1mph @ 2:12:32 (1s) 21.2mph @ 2:12:32 (3s) 15.4mph @ 2:12:39 (60s) 14.5mph @ 2:12:36 (300s)	8.0mph at 2:12:07 8.6mph @ 2:12:07 (1s) 10.0mph @ 2:12:08 (3s) 13.2mph @ 2:11:43 (60s) 14.2mph @ 2:11:45 (300s)	4085 / 15.2mph			639 / 15.2mph	21.0mph at 2:12:35 20.6mph @ 2:12:36 (1s) 19.9mph @ 2:12:36 (3s) 15.9mph @ 2:12:41 (60s) 15.0mph @ 2:12:40 (300s)	12.2mph at 2:12:07 12.3mph @ 2:12:07 (1s) 12.6mph @ 2:12:08 (3s) 13.9mph @ 2:11:51 (60s) 14.8mph @ 2:11:44 (300s)	987 / 15.8mph
2022-01-29 09:11:53 PM EST  2022-01-29 09:10:43 PM EST to 2022-01-29 09:11:43 PM EST (60s)	993.73mb	12.14V	15.1°F 94%	23.6°F	WNW (303°)	22.0mph at 2:11:42 19.6mph @ 2:11:09 (1s) 18.4mph @ 2:11:10 (3s) 17.5mph @ 2:10:52 (60s) 14.8mph @ 2:10:43 (300s)	7.7mph at 2:10:58 8.3mph @ 2:11:16 (1s) 9.5mph @ 2:11:17 (3s) 13.1mph @ 2:11:41 (60s) 14.2mph @ 2:11:39 (300s)	3540 / 13.3mph			571 / 13.6mph	17.9mph at 2:11:42 17.5mph @ 2:11:10 (1s) 17.2mph @ 2:11:11 (3s) 18.0mph @ 2:10:52 (60s) 15.4mph @ 2:10:43 (300s)	10.5mph at 2:11:19 10.6mph @ 2:11:19 (1s) 11.0mph @ 2:11:21 (3s) 13.8mph @ 2:11:41 (60s) 14.8mph @ 2:11:41 (300s)	861 / 13.9mph
2022-01-29 09:10:53 PM EST  2022-01-29 09:09:43 PM EST to 2022-01-29 09:10:43 PM EST (60s)	993.71mb	12.15V	15.1°F 94%	23.6°F	NW (307°)	29.0mph at 2:09:53 29.0mph @ 2:09:53 (0.1s) 26.2mph @ 2:09:54 (1s) 25.4mph @ 2:09:55 (3s) 17.3mph @ 2:10:42 (60s) 14.8mph @ 2:10:35 (300s)	9.9mph at 2:09:43 10.3mph @ 2:09:43 (1s) 10.6mph @ 2:09:45 (3s) 11.9mph @ 2:09:45 (60s) 14.0mph @ 2:09:52 (300s)	4655 / 17.3mph			735 / 17.4mph	24.4mph at 2:09:55 24.1mph @ 2:09:55 (1s) 23.4mph @ 2:09:56 (3s) 17.8mph @ 2:10:43 (60s) 15.4mph @ 2:10:41 (300s)	12.2mph at 2:09:44 12.4mph @ 2:09:45 (1s) 12.7mph @ 2:09:46 (3s) 12.8mph @ 2:09:46 (60s) 14.7mph @ 2:09:53 (300s)	1114 / 17.8mph
2022-01-29 09:09:53 PM EST	993.68mb	12.14V	15.1°F 94%	23.6°F	WNW (298°)	20.1mph at 2:09:35 19.1mph @ 2:09:35 (1s) 16.5mph	6.6mph at 2:09:18 7.0mph @ 2:09:18 (1s) 7.9mph @	3214 / 12.1mph			522 / 12.5mph	17.5mph at 2:09:36 17.3mph @ 2:09:37 (1s) 16.7mph	9.0mph at 2:09:20 9.2mph @ 2:09:21 (1s) 9.4mph @	794 / 12.9mph

2022-01-29 09:08:43 PM EST to 2022-01-29 09:09:43 PM EST (60s)						@ 2:09:36 (3s) <b>14.4mph</b> @ 2:08:43 (60s) <b>15.0mph</b> @ 2:08:45 (300s)	2:09:20 (3s) <b>12.1mph</b> @ 2:09:40 (60s) <b>14.1mph</b> @ 2:09:42 (300s)		@ 2:09:37 (3s) <b>14.7mph</b> @ 2:08:43 (60s) <b>15.5mph</b> @ 2:09:01 (300s)	2:09:19 (3s) <b>12.4mph</b> @ 2:09:35 (60s) <b>14.7mph</b> @ 2:09:42 (300s)		@ 2:09:38 (3s) <b>14.8mph</b> @ 2:08:43 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:09:02 (300s)	2:09:21 (3s) <b>12.8mph</b> @ 2:09:36 (60s) <b>14.8mph</b> @ 2:09:43 (300s)	
2022-01-29 09:08:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:07:43 PM EST to 2022-01-29 09:08:43 PM EST (60s)</b>	993.71mb	12.14V	15.1°F 94%	23.6°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>23.0mph</b> at 2:08:33 <b>21.5mph</b> @ 2:08:34 (1s) <b>18.9mph</b> @ 2:08:34 (60s) <b>14.8mph</b> @ 2:08:05 (60s) <b>14.9mph</b> @ 2:08:42 (300s)	<b>6.6mph</b> at 2:08:10 <b>6.8mph</b> @ 2:08:10 (1s) <b>8.1mph</b> @ 2:08:11 (3s) <b>14.0mph</b> @ 2:08:26 (60s) <b>14.4mph</b> @ 2:07:43 (300s)	3863 / 14.4mph	<b>24.4mph</b> at 2:08:33 <b>21.7mph</b> @ 2:08:34 (1s) <b>19.4mph</b> @ 2:08:35 (3s) <b>15.3mph</b> @ 2:08:04 (60s) <b>15.4mph</b> @ 2:08:42 (300s)	<b>7.1mph</b> at 2:08:09 <b>7.8mph</b> @ 2:08:10 (1s) <b>8.7mph</b> @ 2:08:10 (3s) <b>14.3mph</b> @ 2:08:28 (60s) <b>14.9mph</b> @ 2:07:59 (300s)	619 / 14.7mph	<b>19.5mph</b> at 2:08:34 <b>19.1mph</b> @ 2:08:35 (1s) <b>18.2mph</b> @ 2:08:36 (60s) <b>15.2mph</b> @ 2:07:57 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:08:42 (300s)	<b>10.6mph</b> at 2:08:10 <b>10.7mph</b> @ 2:08:11 (1s) <b>11.1mph</b> @ 2:08:12 (3s) <b>14.3mph</b> @ 2:08:28 (60s) <b>15.1mph</b> @ 2:08:00 (300s)	918 / 14.8mph
2022-01-29 09:07:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:06:43 PM EST to 2022-01-29 09:07:43 PM EST (60s)</b>	993.71mb	12.15V	15.2°F 94%	23.7°F	<b>WNW (294°)</b>	<b>23.0mph</b> at 2:07:23 <b>22.2mph</b> @ 2:07:24 (1s) <b>21.6mph</b> @ 2:07:24 (3s) <b>15.9mph</b> @ 2:06:43 (60s) <b>14.4mph</b> @ 2:07:42 (300s)	<b>8.4mph</b> at 2:07:02 <b>9.1mph</b> @ 2:06:54 (1s) <b>10.3mph</b> @ 2:06:56 (3s) <b>13.5mph</b> @ 2:07:21 (60s) <b>14.1mph</b> @ 2:07:04 (300s)	3807 / 14.2mph	<b>24.7mph</b> at 2:07:23 <b>22.0mph</b> @ 2:07:21 (1s) <b>21.7mph</b> @ 2:07:23 (3s) <b>16.5mph</b> @ 2:06:43 (60s) <b>14.9mph</b> @ 2:07:41 (300s)	<b>8.8mph</b> at 2:06:48 <b>9.9mph</b> @ 2:06:48 (1s) <b>10.9mph</b> @ 2:07:32 (3s) <b>14.7mph</b> @ 2:07:21 (60s) <b>14.7mph</b> @ 2:07:03 (300s)	630 / 15.0mph	<b>19.6mph</b> at 2:07:23 <b>19.4mph</b> @ 2:07:24 (1s) <b>19.0mph</b> @ 2:07:25 (3s) <b>16.6mph</b> @ 2:06:43 (60s) <b>15.1mph</b> @ 2:07:42 (300s)	<b>11.9mph</b> at 2:06:54 <b>12.0mph</b> @ 2:06:54 (1s) <b>12.3mph</b> @ 2:06:54 (3s) <b>15.0mph</b> @ 2:07:34 (60s) <b>14.8mph</b> @ 2:06:43 (300s)	936 / 15.0mph
2022-01-29 09:06:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:05:43 PM EST to 2022-01-29 09:06:43 PM EST (60s)</b>	993.65mb	12.14V	15.2°F 94%	23.7°F	<b>NW (305°)</b>	<b>25.9mph</b> at 2:05:51 <b>23.6mph</b> @ 2:06:08 (1s) <b>23.1mph</b> @ 2:06:10 (3s) <b>16.4mph</b> @ 2:06:33 (60s) <b>14.2mph</b> @ 2:06:42 (300s)	<b>9.0mph</b> at 2:06:34 <b>9.7mph</b> @ 2:05:59 (1s) <b>10.2mph</b> @ 2:06:01 (3s) <b>13.7mph</b> @ 2:06:05 (60s) <b>13.7mph</b> @ 2:06:05 (300s)	4288 / 16.0mph	<b>25.8mph</b> at 2:06:08 <b>27.1mph</b> @ 2:05:51 (NoQC) <b>24.0mph</b> @ 2:06:08 (1s) <b>22.6mph</b> @ 2:06:10 (3s) <b>16.7mph</b> @ 2:06:35 (60s) <b>14.7mph</b> @ 2:06:30 (300s)	<b>7.9mph</b> at 2:06:00 <b>8.9mph</b> @ 2:06:00 (1s) <b>10.3mph</b> @ 2:06:01 (3s) <b>14.4mph</b> @ 2:06:05 (60s) <b>14.1mph</b> @ 2:06:05 (300s)	697 / 16.6mph	<b>22.9mph</b> at 2:06:10 <b>22.6mph</b> @ 2:06:11 (1s) <b>21.7mph</b> @ 2:06:11 (3s) <b>16.7mph</b> @ 2:06:41 (60s) <b>14.6mph</b> @ 2:06:43 (300s)	<b>11.1mph</b> at 2:06:00 <b>11.2mph</b> @ 2:06:01 (1s) <b>11.5mph</b> @ 2:06:11 (3s) <b>14.6mph</b> @ 2:06:05 (60s) <b>14.4mph</b> @ 2:06:06 (300s)	1036 / 16.6mph
2022-01-29 09:05:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:04:43 PM EST to 2022-01-29 09:05:43 PM EST (60s)</b>	993.60mb	12.14V	15.2°F 94%	23.7°F	<b>WNW (300°)</b>	<b>23.9mph</b> at 2:05:41 <b>21.6mph</b> @ 2:05:42 (1s) <b>19.8mph</b> @ 2:04:47 (3s) <b>17.1mph</b> @ 2:05:02 (60s) <b>14.4mph</b> @ 2:04:55 (300s)	<b>8.3mph</b> at 2:05:07 <b>8.5mph</b> @ 2:05:07 (1s) <b>9.3mph</b> @ 2:05:09 (3s) <b>13.9mph</b> @ 2:05:41 (60s) <b>13.8mph</b> @ 2:05:40 (300s)	3767 / 14.1mph	<b>24.3mph</b> at 2:04:46 <b>28.0mph</b> @ 2:04:46 (NoQC) <b>23.3mph</b> @ 2:04:46 (1s) <b>20.8mph</b> @ 2:04:47 (3s) <b>17.6mph</b> @ 2:05:01 (60s) <b>14.7mph</b> @ 2:04:47 (300s)	<b>8.6mph</b> at 2:05:09 <b>9.2mph</b> @ 2:05:09 (1s) <b>9.9mph</b> @ 2:05:10 (3s) <b>14.7mph</b> @ 2:05:41 (60s) <b>14.3mph</b> @ 2:05:42 (300s)	621 / 14.8mph	<b>20.5mph</b> at 2:04:46 <b>19.9mph</b> @ 2:04:47 (1s) <b>19.1mph</b> @ 2:04:43 (3s) <b>17.8mph</b> @ 2:05:03 (60s) <b>15.0mph</b> @ 2:04:45 (300s)	<b>10.8mph</b> at 2:05:10 <b>10.9mph</b> @ 2:05:10 (1s) <b>11.1mph</b> @ 2:05:11 (3s) <b>14.8mph</b> @ 2:05:42 (60s) <b>14.5mph</b> @ 2:05:42 (300s)	922 / 14.8mph
2022-01-29 09:04:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:03:43 PM EST to 2022-01-29 09:04:43 PM EST (60s)</b>	993.58mb	12.13V	15.2°F 94%	23.7°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>26.3mph</b> at 2:04:26 <b>24.7mph</b> @ 2:04:28 (1s) <b>23.5mph</b> @ 2:04:28 (3s) <b>16.0mph</b> @ 2:04:43 (60s) <b>14.4mph</b> @ 2:04:41 (300s)	<b>6.4mph</b> at 2:03:43 <b>6.8mph</b> @ 2:03:44 (1s) <b>7.7mph</b> @ 2:03:45 (3s) <b>11.4mph</b> @ 2:04:01 (60s) <b>13.9mph</b> @ 2:04:02 (300s)	4291 / 16.0mph	<b>28.7mph</b> at 2:04:21 <b>29.6mph</b> @ 2:04:21 (NoQC) <b>26.0mph</b> @ 2:04:22 (1s) <b>24.2mph</b> @ 2:04:23 (3s) <b>16.2mph</b> @ 2:04:43 (60s) <b>14.8mph</b> @ 2:04:41 (300s)	<b>6.9mph</b> at 2:03:43 <b>7.5mph</b> @ 2:03:44 (1s) <b>8.2mph</b> @ 2:03:45 (3s) <b>11.4mph</b> @ 2:04:01 (60s) <b>14.2mph</b> @ 2:04:01 (300s)	686 / 16.3mph	<b>23.6mph</b> at 2:04:22 <b>23.1mph</b> @ 2:04:22 (1s) <b>22.1mph</b> @ 2:04:41 (3s) <b>16.6mph</b> @ 2:04:42 (60s) <b>15.0mph</b> @ 2:04:42 (300s)	<b>9.9mph</b> at 2:03:44 <b>10.1mph</b> @ 2:03:44 (1s) <b>10.4mph</b> @ 2:04:01 (3s) <b>11.9mph</b> @ 2:04:02 (60s) <b>14.5mph</b> @ 2:04:03 (300s)	1037 / 16.6mph
2022-01-29 09:03:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:02:43 PM EST to 2022-01-29 09:03:43 PM EST (60s)</b>	993.57mb	12.14V	15.2°F 94%	23.8°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>18.2mph</b> at 2:03:28 <b>17.1mph</b> @ 2:03:29 (1s) <b>15.8mph</b> @ 2:03:29 (3s) <b>13.4mph</b> @ 2:02:54 (60s) <b>14.9mph</b> @ 2:02:45 (300s)	<b>7.2mph</b> at 2:03:35 <b>7.6mph</b> @ 2:03:19 (1s) <b>7.7mph</b> @ 2:03:22 (3s) <b>11.9mph</b> @ 2:03:43 (60s) <b>14.0mph</b> @ 2:03:42 (300s)	3166 / 11.9mph	<b>21.9mph</b> at 2:02:49 <b>19.6mph</b> @ 2:02:50 (1s) <b>17.7mph</b> @ 2:02:52 (3s) <b>14.2mph</b> @ 2:02:54 (60s) <b>15.2mph</b> @ 2:02:45 (300s)	<b>5.8mph</b> at 2:03:16 <b>6.2mph</b> @ 2:03:16 (1s) <b>6.9mph</b> @ 2:03:17 (3s) <b>12.1mph</b> @ 2:03:42 (60s) <b>14.3mph</b> @ 2:03:42 (300s)	506 / 12.1mph	<b>16.4mph</b> at 2:02:50 <b>16.2mph</b> @ 2:02:51 (1s) <b>15.5mph</b> @ 2:02:52 (3s) <b>14.3mph</b> @ 2:02:55 (60s) <b>15.4mph</b> @ 2:02:45 (300s)	<b>8.7mph</b> at 2:03:21 <b>8.9mph</b> @ 2:03:21 (1s) <b>9.0mph</b> @ 2:03:21 (3s) <b>12.4mph</b> @ 2:03:43 (60s) <b>14.6mph</b> @ 2:03:43 (300s)	764 / 12.4mph
2022-01-29 09:02:53	993.62mb	12.15V	15.2°F 94%	23.8°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>23.6mph</b> at 2:01:57	<b>7.5mph</b> at 2:01:53	3487 / /	<b>24.5mph</b> at 2:01:56	<b>7.4mph</b> at 2:01:48	573 / /	<b>20.0mph</b> at 2:01:57	<b>9.8mph</b> at 2:01:49	857 / /



PM EST  <b>2022-01-29 09:01:43 PM EST to 2022-01-29 09:02:43 PM EST (60s)</b>						<b>22.3mph</b> @ 2:01:57 (1s) <b>20.3mph</b> @ 2:02:25 (3s) <b>14.4mph</b> @ 2:01:43 (60s) <b>15.1mph</b> @ 2:02:02 (300s)	<b>8.5mph</b> @ 2:01:53 (1s) <b>9.8mph</b> @ 2:02:09 (3s) <b>12.9mph</b> @ 2:02:21 (60s) <b>14.7mph</b> @ 2:02:22 (300s)	13.1mph	<b>22.3mph</b> @ 2:01:57 (1s) <b>21.0mph</b> @ 2:01:58 (3s) <b>14.7mph</b> @ 2:01:43 (60s) <b>15.4mph</b> @ 2:02:03 (300s)	<b>8.1mph</b> @ 2:01:48 (1s) <b>8.7mph</b> @ 2:01:49 (3s) <b>13.4mph</b> @ 2:02:06 (60s) <b>15.1mph</b> @ 2:02:21 (300s)	13.7mph	<b>19.7mph</b> @ 2:01:57 (1s) <b>18.9mph</b> @ 2:01:59 (3s) <b>14.7mph</b> @ 2:01:43 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:02:03 (300s)	<b>10.0mph</b> @ 2:01:49 (1s) <b>10.6mph</b> @ 2:01:49 (3s) <b>13.5mph</b> @ 2:02:18 (60s) <b>15.3mph</b> @ 2:02:22 (300s)	13.8mph
2022-01-29 09:01:53 PM EST  <b>2022-01-29 09:00:43 PM EST to 2022-01-29 09:01:43 PM EST (60s)</b>	993.54mb	12.14V	15.3°F 94%	23.8°F	<b>WNW (302°)</b>	<b>25.6mph</b> at 2:00:53 <b>22.5mph</b> @ 2:00:53 (1s) <b>20.9mph</b> @ 2:00:55 (3s) <b>16.7mph</b> @ 2:00:43 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:01:02 (300s)	<b>8.8mph</b> at 2:01:30 <b>9.5mph</b> @ 2:01:12 (1s) <b>10.6mph</b> @ 2:01:19 (3s) <b>14.4mph</b> @ 2:01:42 (60s) <b>15.1mph</b> @ 2:01:30 (300s)	3856 / 14.4mph	<b>25.4mph</b> at 2:00:53 <b>25.9mph</b> @ 2:00:52 (NoQC) <b>22.9mph</b> @ 2:00:53 (1s) <b>21.3mph</b> @ 2:00:53 (3s) <b>17.1mph</b> @ 2:00:43 (60s) <b>15.8mph</b> @ 2:01:03 (300s)	<b>8.2mph</b> at 2:01:18 <b>9.4mph</b> @ 2:01:19 (1s) <b>10.1mph</b> @ 2:01:19 (3s) <b>14.7mph</b> @ 2:01:43 (60s) <b>15.3mph</b> @ 2:01:30 (300s)	617 / 14.7mph	<b>20.4mph</b> at 2:00:52 <b>19.9mph</b> @ 2:00:53 (1s) <b>19.1mph</b> @ 2:00:54 (3s) <b>17.7mph</b> @ 2:00:43 (60s) <b>16.1mph</b> @ 2:00:45 (300s)	<b>10.3mph</b> at 2:01:19 (1s) <b>10.4mph</b> @ 2:01:19 (3s) <b>10.8mph</b> @ 2:01:20 (60s) <b>14.7mph</b> @ 2:01:42 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:01:31 (300s)	917 / 14.8mph
2022-01-29 09:00:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:59:42 PM EST to 2022-01-29 09:00:42 PM EST (60s)</b>	993.35mb	12.15V	15.3°F 94%	23.8°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>26.8mph</b> at 2:00:33 <b>25.4mph</b> @ 2:00:33 (1s) <b>23.0mph</b> @ 2:00:34 (3s) <b>16.8mph</b> @ 2:00:40 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:00:41 (300s)	<b>9.3mph</b> at 2:00:24 <b>10.3mph</b> @ 2:00:20 (1s) <b>11.2mph</b> @ 2:00:12 (3s) <b>14.2mph</b> @ 1:59:42 (60s) <b>15.3mph</b> @ 1:59:43 (300s)	4486 / 16.7mph	<b>25.6mph</b> at 2:00:33 <b>26.5mph</b> @ 2:00:32 (NoQC) <b>23.9mph</b> @ 2:00:33 (1s) <b>22.0mph</b> @ 2:00:33 (3s) <b>17.1mph</b> @ 2:00:40 (60s) <b>15.8mph</b> @ 2:00:41 (300s)	<b>8.5mph</b> at 2:00:19 <b>10.1mph</b> @ 2:00:20 (1s) <b>11.5mph</b> @ 2:00:12 (3s) <b>14.4mph</b> @ 1:59:42 (60s) <b>15.5mph</b> @ 1:59:42 (300s)	720 / 17.1mph	<b>22.1mph</b> at 2:00:33 <b>21.7mph</b> @ 2:00:33 (1s) <b>21.0mph</b> @ 2:00:34 (3s) <b>17.7mph</b> @ 2:00:41 (60s) <b>16.0mph</b> @ 2:00:41 (300s)	<b>12.8mph</b> at 2:00:12 (1s) <b>12.9mph</b> @ 2:00:13 (3s) <b>13.3mph</b> @ 2:00:13 (60s) <b>14.4mph</b> @ 1:59:42 (60s) <b>15.6mph</b> @ 1:59:42 (300s)	1106 / 17.7mph
2022-01-29 08:59:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:58:42 PM EST to 2022-01-29 08:59:42 PM EST (60s)</b>	993.56mb	12.14V	15.3°F 94%	23.8°F	<b>NW (307°)</b>	<b>22.6mph</b> at 1:59:41 <b>20.7mph</b> @ 1:59:41 (1s) <b>19.0mph</b> @ 1:59:13 (3s) <b>16.2mph</b> @ 1:59:05 (60s) <b>15.3mph</b> @ 1:59:34 (300s)	<b>8.6mph</b> at 1:59:34 <b>8.8mph</b> @ 1:59:35 (1s) <b>10.3mph</b> @ 1:59:35 (3s) <b>14.1mph</b> @ 1:59:40 (60s) <b>14.9mph</b> @ 1:58:42 (300s)	3815 / 14.2mph	<b>24.5mph</b> at 1:59:41 <b>21.8mph</b> @ 1:59:42 (1s) <b>19.0mph</b> @ 1:59:42 (3s) <b>16.4mph</b> @ 1:58:44 (60s) <b>15.5mph</b> @ 1:59:34 (300s)	<b>8.3mph</b> at 1:59:34 <b>8.9mph</b> @ 1:59:35 (1s) <b>10.3mph</b> @ 1:59:35 (3s) <b>14.3mph</b> @ 1:59:40 (60s) <b>15.0mph</b> @ 1:58:42 (300s)	606 / 14.4mph	<b>18.6mph</b> at 1:59:41 <b>17.7mph</b> @ 1:59:12 (1s) <b>18.5mph</b> @ 1:58:42 (3s) <b>16.4mph</b> @ 1:58:45 (60s) <b>15.7mph</b> @ 1:59:35 (300s)	<b>10.8mph</b> at 1:59:38 (1s) <b>11.0mph</b> @ 1:59:39 (3s) <b>11.2mph</b> @ 1:59:37 (60s) <b>14.4mph</b> @ 1:59:41 (60s) <b>15.2mph</b> @ 1:58:42 (300s)	899 / 14.5mph
2022-01-29 08:58:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:57:42 PM EST to 2022-01-29 08:58:42 PM EST (60s)</b>	993.34mb	12.13V	15.3°F 94%	23.8°F	<b>NW (305°)</b>	<b>24.5mph</b> at 1:58:07 <b>22.3mph</b> @ 1:58:15 (1s) <b>20.7mph</b> @ 1:58:17 (3s) <b>16.0mph</b> @ 1:58:41 (60s) <b>14.9mph</b> @ 1:58:41 (300s)	<b>8.7mph</b> at 1:58:01 <b>8.9mph</b> @ 1:58:01 (1s) <b>9.7mph</b> @ 1:58:03 (3s) <b>13.9mph</b> @ 1:57:44 (60s) <b>13.8mph</b> @ 1:57:44 (300s)	4291 / 16.0mph	<b>25.2mph</b> at 1:58:07 <b>26.7mph</b> @ 1:58:15 (NoQC) <b>23.0mph</b> @ 1:58:15 (1s) <b>21.1mph</b> @ 1:58:17 (3s) <b>16.2mph</b> @ 1:58:41 (60s) <b>15.0mph</b> @ 1:58:41 (300s)	<b>8.1mph</b> at 1:58:01 <b>9.1mph</b> @ 1:58:01 (1s) <b>9.7mph</b> @ 1:58:02 (3s) <b>14.1mph</b> @ 1:57:47 (60s) <b>13.8mph</b> @ 1:57:44 (300s)	684 / 16.3mph	<b>20.5mph</b> at 1:58:15 <b>20.1mph</b> @ 1:58:16 (1s) <b>19.6mph</b> @ 1:58:17 (3s) <b>16.2mph</b> @ 1:58:42 (60s) <b>15.2mph</b> @ 1:58:42 (300s)	<b>11.4mph</b> at 1:58:03 (1s) <b>11.3mph</b> @ 1:57:42 (3s) <b>11.6mph</b> @ 1:57:43 (60s) <b>14.6mph</b> @ 1:57:48 (60s) <b>14.1mph</b> @ 1:57:45 (300s)	1015 / 16.3mph
2022-01-29 08:57:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:56:42 PM EST to 2022-01-29 08:57:42 PM EST (60s)</b>	993.42mb	12.14V	15.4°F 94%	23.8°F	<b>WNW (302°)</b>	<b>25.5mph</b> at 1:57:12 <b>23.7mph</b> @ 1:57:12 (1s) <b>21.9mph</b> @ 1:57:13 (3s) <b>17.0mph</b> @ 1:56:42 (60s) <b>14.1mph</b> @ 1:57:22 (300s)	<b>7.2mph</b> at 1:57:29 <b>7.7mph</b> @ 1:57:30 (1s) <b>8.9mph</b> @ 1:57:00 (3s) <b>14.1mph</b> @ 1:57:41 (60s) <b>13.7mph</b> @ 1:57:03 (300s)	3783 / 14.1mph	<b>25.9mph</b> at 1:57:11 <b>26.8mph</b> @ 1:57:11 (NoQC) <b>23.0mph</b> @ 1:57:11 (1s) <b>21.9mph</b> @ 1:57:13 (3s) <b>17.1mph</b> @ 1:56:42 (60s) <b>14.0mph</b> @ 1:57:23 (300s)	<b>6.2mph</b> at 1:57:29 <b>7.0mph</b> @ 1:57:30 (1s) <b>8.7mph</b> @ 1:57:30 (3s) <b>14.2mph</b> @ 1:57:41 (60s) <b>13.8mph</b> @ 1:57:07 (300s)	597 / 14.2mph	<b>23.2mph</b> at 1:57:12 <b>22.5mph</b> @ 1:57:12 (1s) <b>21.5mph</b> @ 1:57:13 (3s) <b>17.1mph</b> @ 1:56:44 (60s) <b>14.2mph</b> @ 1:57:24 (300s)	<b>9.9mph</b> at 1:56:59 (1s) <b>10.0mph</b> @ 1:56:59 (3s) <b>10.3mph</b> @ 1:57:00 (60s) <b>14.8mph</b> @ 1:57:41 (60s) <b>14.0mph</b> @ 1:57:06 (300s)	924 / 14.9mph
2022-01-29 08:56:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:55:42 PM EST to 2022-01-29 08:56:42 PM EST (60s)</b>	993.30mb	12.14V	15.4°F 94%	23.8°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>28.5mph</b> at 1:55:46 <b>26.3mph</b> @ 1:55:46 (1s) <b>23.9mph</b> @ 1:55:48 (3s) <b>17.0mph</b> @ 1:56:41 (60s) <b>13.8mph</b> @ 1:56:32 (300s)	<b>8.8mph</b> at 1:55:56 <b>9.6mph</b> @ 1:55:57 (1s) <b>11.0mph</b> @ 1:55:59 (3s) <b>15.0mph</b> @ 1:55:45 (60s) <b>13.2mph</b> @ 1:55:42 (300s)	4570 / 17.0mph	<b>27.7mph</b> at 1:55:47 <b>28.8mph</b> @ 1:55:45 (NoQC) <b>25.1mph</b> @ 1:55:47 (1s) <b>24.7mph</b> @ 1:55:48 (3s) <b>17.1mph</b> @ 1:56:42 (60s) <b>13.9mph</b> @ 1:56:33 (300s)	<b>8.0mph</b> at 1:55:56 <b>8.7mph</b> @ 1:55:57 (1s) <b>11.0mph</b> @ 1:55:57 (3s) <b>15.4mph</b> @ 1:55:44 (60s) <b>13.4mph</b> @ 1:55:42 (300s)	723 / 17.2mph	<b>24.2mph</b> at 1:55:47 <b>23.8mph</b> @ 1:55:47 (1s) <b>23.0mph</b> @ 1:55:48 (3s) <b>17.0mph</b> @ 1:56:41 (60s) <b>14.2mph</b> @ 1:56:35 (300s)	<b>11.3mph</b> at 1:56:00 (1s) <b>11.6mph</b> @ 1:56:00 (3s) <b>12.3mph</b> @ 1:56:01 (60s) <b>15.4mph</b> @ 1:55:45 (60s) <b>13.6mph</b> @ 1:55:43 (300s)	1068 / 17.1mph

2022-01-29 08:55:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:54:42 PM EST to 2022-01-29 08:55:42 PM EST (60s)</b>	993.37mb	12.14V	15.4°F 94%	23.9°F	<b>NW (304°)</b>	<b>22.6mph</b> at 1:55:07 <b>22.0mph</b> @ 1:55:07 (1s) <b>20.0mph</b> @ 1:55:09 (3s) <b>15.6mph</b> @ 1:55:35 (60s) <b>13.2mph</b> @ 1:55:35 (300s)	<b>7.2mph</b> at 1:55:38 <b>7.5mph</b> @ 1:55:38 (1s) <b>9.6mph</b> @ 1:55:39 (3s) <b>12.4mph</b> @ 1:54:42 (60s) <b>13.1mph</b> @ 1:55:20 (300s)	4027 / 15.0mph	<b>25.2mph</b> at 1:55:06 <b>22.5mph</b> @ 1:55:07 (1s) <b>20.2mph</b> @ 1:55:09 (3s) <b>16.0mph</b> @ 1:55:35 (60s) <b>13.5mph</b> @ 1:55:33 (300s)	<b>6.9mph</b> at 1:55:38 <b>7.6mph</b> @ 1:55:38 (1s) <b>9.5mph</b> @ 1:55:39 (3s) <b>12.1mph</b> @ 1:54:42 (60s) <b>13.4mph</b> @ 1:55:41 (300s)	646 / 15.4mph	<b>20.4mph</b> at 1:55:07 <b>20.1mph</b> @ 1:55:08 (1s) <b>19.6mph</b> @ 1:55:09 (3s) <b>15.9mph</b> @ 1:55:36 (60s) <b>13.8mph</b> @ 1:54:53 (300s)	<b>10.7mph</b> at 1:55:38 <b>11.0mph</b> @ 1:55:38 (1s) <b>11.8mph</b> @ 1:55:39 (3s) <b>12.6mph</b> @ 1:54:42 (60s) <b>13.6mph</b> @ 1:55:41 (300s)	963 / 15.5mph
2022-01-29 08:54:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:53:42 PM EST to 2022-01-29 08:54:42 PM EST (60s)</b>	993.27mb	12.14V	15.4°F 94%	23.9°F	<b>NW (305°)</b>	<b>21.5mph</b> at 1:54:00 <b>20.4mph</b> @ 1:54:01 (1s) <b>18.7mph</b> @ 1:54:38 (3s) <b>12.4mph</b> @ 1:54:41 (60s) <b>14.0mph</b> @ 1:53:43 (300s)	<b>6.0mph</b> at 1:54:25 <b>6.3mph</b> @ 1:54:25 (1s) <b>7.3mph</b> @ 1:54:27 (3s) <b>10.2mph</b> @ 1:53:55 (60s) <b>13.0mph</b> @ 1:54:35 (300s)	3315 / 12.4mph	<b>25.9mph</b> at 1:54:36 <b>21.9mph</b> @ 1:54:36 @ 1:54:32 (1s) <b>18.5mph</b> @ 1:54:38 (3s) <b>12.1mph</b> @ 1:54:41 (60s) <b>14.4mph</b> @ 1:53:43 (300s)	<b>5.6mph</b> at 1:54:32 <b>6.1mph</b> @ 1:54:32 (1s) <b>6.4mph</b> @ 1:54:34 (3s) <b>9.9mph</b> @ 1:53:55 (60s) <b>13.3mph</b> @ 1:54:35 (300s)	508 / 12.2mph	<b>18.1mph</b> at 1:54:36 <b>17.6mph</b> @ 1:54:37 (1s) <b>17.3mph</b> @ 1:54:39 (3s) <b>12.6mph</b> @ 1:54:41 (60s) <b>14.6mph</b> @ 1:53:43 (300s)	<b>8.4mph</b> at 1:53:53 <b>8.4mph</b> @ 1:53:54 (1s) <b>8.7mph</b> @ 1:53:54 (3s) <b>10.2mph</b> @ 1:53:56 (60s) <b>13.6mph</b> @ 1:54:36 (300s)	775 / 12.6mph
2022-01-29 08:53:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:52:42 PM EST to 2022-01-29 08:53:42 PM EST (60s)</b>	993.37mb	12.14V	15.4°F 94%	23.9°F	<b>NW (306°)</b>	<b>15.2mph</b> at 1:52:53 <b>14.8mph</b> @ 1:52:54 (1s) <b>13.7mph</b> @ 1:52:56 (3s) <b>14.0mph</b> @ 1:52:54 (60s) <b>14.1mph</b> @ 1:53:13 (300s)	<b>7.0mph</b> at 1:53:24 <b>7.4mph</b> @ 1:53:24 (1s) <b>7.7mph</b> @ 1:53:26 (3s) <b>10.6mph</b> @ 1:53:39 (60s) <b>13.9mph</b> @ 1:53:41 (300s)	2832 / 10.7mph	<b>15.7mph</b> at 1:52:44 <b>13.6mph</b> @ 1:52:54 (1s) <b>12.9mph</b> @ 1:52:56 (3s) <b>14.5mph</b> @ 1:52:54 (60s) <b>14.8mph</b> @ 1:52:46 (300s)	<b>5.9mph</b> at 1:53:25 <b>6.6mph</b> @ 1:53:25 (1s) <b>7.6mph</b> @ 1:53:25 (3s) <b>10.3mph</b> @ 1:53:40 (60s) <b>14.4mph</b> @ 1:53:41 (300s)	432 / 10.4mph	<b>14.1mph</b> at 1:52:53 <b>14.0mph</b> @ 1:52:54 (1s) <b>13.6mph</b> @ 1:52:54 (3s) <b>14.7mph</b> @ 1:52:42 (60s) <b>15.0mph</b> @ 1:52:42 (300s)	<b>8.3mph</b> at 1:53:25 <b>8.4mph</b> @ 1:53:25 (1s) <b>8.6mph</b> @ 1:53:26 (3s) <b>10.8mph</b> @ 1:53:42 (60s) <b>14.6mph</b> @ 1:53:41 (300s)	661 / 10.8mph
2022-01-29 08:52:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:51:42 PM EST to 2022-01-29 08:52:42 PM EST (60s)</b>	993.32mb	12.14V	15.5°F 94%	23.9°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>24.7mph</b> at 1:52:25 <b>22.4mph</b> @ 1:52:26 (1s) <b>19.9mph</b> @ 1:52:26 (3s) <b>14.1mph</b> @ 1:52:36 (60s) <b>14.1mph</b> @ 1:52:39 (300s)	<b>7.2mph</b> at 1:51:52 <b>7.6mph</b> @ 1:51:52 (1s) <b>8.8mph</b> @ 1:51:53 (3s) <b>12.7mph</b> @ 1:52:14 (60s) <b>13.7mph</b> @ 1:51:54 (300s)	3697 / 13.8mph	<b>25.6mph</b> at 1:52:01 <b>26.0mph</b> @ 1:52:00 (NoQC) <b>23.1mph</b> @ 1:52:01 (1s) <b>22.0mph</b> @ 1:52:02 (3s) <b>14.7mph</b> @ 1:52:39 (60s) <b>14.8mph</b> @ 1:52:33 (300s)	<b>6.7mph</b> at 1:51:51 <b>7.3mph</b> @ 1:51:52 (1s) <b>8.8mph</b> @ 1:51:53 (3s) <b>13.4mph</b> @ 1:52:14 (60s) <b>14.4mph</b> @ 1:51:55 (300s)	607 / 14.5mph	<b>21.4mph</b> at 1:52:01 <b>21.2mph</b> @ 1:52:01 (1s) <b>20.6mph</b> @ 1:52:03 (3s) <b>14.9mph</b> @ 1:52:36 (60s) <b>15.1mph</b> @ 1:52:34 (300s)	<b>10.0mph</b> at 1:51:52 <b>10.1mph</b> @ 1:51:53 (1s) <b>10.6mph</b> @ 1:51:54 (3s) <b>14.0mph</b> @ 1:52:23 (60s) <b>14.7mph</b> @ 1:51:57 (300s)	914 / 14.7mph
2022-01-29 08:51:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:50:42 PM EST to 2022-01-29 08:51:42 PM EST (60s)</b>	993.18mb	12.14V	15.5°F 94%	23.9°F	<b>WNW (298°)</b>	<b>24.9mph</b> at 1:51:10 <b>23.7mph</b> @ 1:51:10 (1s) <b>20.6mph</b> @ 1:51:11 (3s) <b>15.0mph</b> @ 1:50:48 (60s) <b>14.3mph</b> @ 1:51:03 (300s)	<b>6.1mph</b> at 1:51:27 <b>6.2mph</b> @ 1:51:28 (1s) <b>6.4mph</b> @ 1:51:29 (3s) <b>13.7mph</b> @ 1:51:32 (60s) <b>13.9mph</b> @ 1:51:36 (300s)	3712 / 13.9mph	<b>24.4mph</b> at 1:51:02 <b>25.8mph</b> @ 1:51:04 (NoQC) <b>22.6mph</b> @ 1:51:05 (1s) <b>20.7mph</b> @ 1:51:07 (3s) <b>16.0mph</b> @ 1:51:13 (60s) <b>15.1mph</b> @ 1:51:03 (300s)	<b>6.6mph</b> at 1:51:27 <b>7.1mph</b> @ 1:51:28 (1s) <b>7.4mph</b> @ 1:51:29 (3s) <b>14.6mph</b> @ 1:51:41 (60s) <b>14.7mph</b> @ 1:51:37 (300s)	616 / 14.7mph	<b>20.5mph</b> at 1:51:05 <b>20.1mph</b> @ 1:51:11 (1s) <b>19.4mph</b> @ 1:51:05 (3s) <b>16.0mph</b> @ 1:51:05 (60s) <b>15.4mph</b> @ 1:51:03 (300s)	<b>8.7mph</b> at 1:51:29 <b>8.8mph</b> @ 1:51:29 (1s) <b>9.1mph</b> @ 1:51:29 (3s) <b>14.6mph</b> @ 1:51:36 (60s) <b>14.9mph</b> @ 1:51:37 (300s)	916 / 14.7mph
2022-01-29 08:50:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:49:42 PM EST to 2022-01-29 08:50:42 PM EST (60s)</b>	993.19mb	12.14V	15.5°F 94%	23.9°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>26.1mph</b> at 1:50:05 <b>24.4mph</b> @ 1:50:06 (1s) <b>22.6mph</b> @ 1:50:07 (3s) <b>16.5mph</b> @ 1:49:44 (60s) <b>14.1mph</b> @ 1:50:41 (300s)	<b>9.4mph</b> at 1:49:54 <b>10.0mph</b> @ 1:49:54 (1s) <b>11.6mph</b> @ 1:49:56 (3s) <b>14.5mph</b> @ 1:50:31 (60s) <b>13.3mph</b> @ 1:49:48 (300s)	3971 / 14.8mph	<b>26.8mph</b> at 1:50:05 <b>27.1mph</b> @ 1:50:05 (NoQC) <b>23.3mph</b> @ 1:50:05 (1s) <b>21.4mph</b> @ 1:50:07 (3s) <b>14.8mph</b> @ 1:50:26 (60s) <b>17.2mph</b> @ 1:49:44 (60s) <b>14.8mph</b> @ 1:50:41 (300s)	<b>7.9mph</b> at 1:50:25 <b>8.8mph</b> @ 1:50:25 (1s) <b>11.5mph</b> @ 1:49:55 (3s) <b>14.8mph</b> @ 1:50:26 (60s) <b>13.9mph</b> @ 1:49:48 (300s)	646 / 15.4mph	<b>22.5mph</b> at 1:50:07 <b>21.9mph</b> @ 1:50:08 (1s) <b>21.7mph</b> @ 1:50:08 (3s) <b>17.4mph</b> @ 1:49:44 (60s) <b>15.0mph</b> @ 1:50:41 (300s)	<b>12.1mph</b> at 1:49:45 <b>12.3mph</b> @ 1:49:45 (1s) <b>12.5mph</b> @ 1:49:47 (3s) <b>15.4mph</b> @ 1:50:35 (60s) <b>14.2mph</b> @ 1:49:48 (300s)	979 / 15.7mph
2022-01-29 08:49:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:48:42 PM EST to 2022-01-29 08:49:42 PM EST</b>	993.15mb	12.15V	15.6°F 94%	24.0°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>28.1mph</b> at 1:49:15 <b>24.9mph</b> @ 1:49:15 (1s) <b>23.5mph</b> @ 1:49:16 (3s) <b>16.5mph</b> @ 1:49:41 (60s) <b>13.6mph</b> @ 1:49:20 (300s)	<b>8.6mph</b> at 1:49:33 <b>9.1mph</b> @ 1:49:33 (1s) <b>10.1mph</b> @ 1:48:44 (3s) <b>11.2mph</b> @ 1:48:44 (60s) <b>13.0mph</b> @ 1:48:44 (300s)	4444 / 16.5mph	<b>28.7mph</b> at 1:49:15 <b>29.4mph</b> @ 1:49:15 (NoQC) <b>24.9mph</b> @ 1:49:15 (1s) <b>23.0mph</b> @ 1:48:47 (3s) <b>17.1mph</b> @ 1:49:42 (60s) <b>14.1mph</b> @ 1:49:27	<b>7.4mph</b> at 1:48:43 <b>8.2mph</b> @ 1:48:43 (1s) <b>10.0mph</b> @ 1:48:44 (3s) <b>12.0mph</b> @ 1:48:44 (60s) <b>13.5mph</b> @ 1:48:44 (300s)	723 / 17.2mph	<b>23.0mph</b> at 1:49:15 <b>22.5mph</b> @ 1:49:16 (1s) <b>21.4mph</b> @ 1:49:17 (3s) <b>17.3mph</b> @ 1:49:42 (60s) <b>14.4mph</b> @ 1:48:28 (300s)	<b>10.2mph</b> at 1:48:43 <b>10.3mph</b> @ 1:48:43 (1s) <b>10.8mph</b> @ 1:48:44 (3s) <b>12.4mph</b> @ 1:48:44 (60s) <b>13.7mph</b> @ 1:48:42 (300s)	1087 / 17.4mph

<b>PM EST</b> (60s)										(300s)									
2022-01-29 08:48:53 PM EST																			
<b>2022-01-29</b> <b>08:47:42</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:48:42</b> <b>PM EST</b> (60s)	993.13mb	12.15V	15.6°F 94%	24.0°F	<b>WNW</b> (300°)	<b>17.2mph</b> at 1:47:52 <b>17.4mph</b> @ 1:47:42 (1s) <b>16.7mph</b> @ 1:47:42 (3s) <b>12.9mph</b> @ 1:47:42 (60s) <b>13.1mph</b> @ 1:48:20 (300s)	<b>6.7mph</b> at 1:48:09 <b>7.0mph</b> @ 1:48:09 (1s) <b>8.2mph</b> @ 1:48:10 (3s) <b>11.4mph</b> @ 1:48:41 (60s) <b>12.9mph</b> @ 1:48:37 (300s)	3022 / 11.4mph	<b>19.3mph</b> at 1:47:49 <b>17.0mph</b> @ 1:47:42 (1s) <b>17.3mph</b> @ 1:47:42 (3s) <b>14.0mph</b> @ 1:47:42 (60s) <b>13.6mph</b> @ 1:48:27 (300s)	<b>5.1mph</b> at 1:48:09 <b>6.0mph</b> @ 1:48:09 (1s) <b>7.6mph</b> @ 1:48:06 (3s) <b>12.2mph</b> @ 1:48:42 (60s) <b>13.4mph</b> @ 1:47:49 (300s)	513 / 12.3mph	<b>17.1mph</b> at 1:47:42 <b>17.0mph</b> @ 1:47:42 (1s) <b>17.4mph</b> @ 1:47:42 (3s) <b>14.2mph</b> @ 1:47:42 (60s) <b>13.8mph</b> @ 1:48:23 (300s)	<b>9.0mph</b> at 1:48:09 <b>9.1mph</b> @ 1:48:10 (1s) <b>9.4mph</b> @ 1:48:13 (3s) <b>12.6mph</b> @ 1:48:41 (60s) <b>13.6mph</b> @ 1:47:42 (300s)	779 / 12.6mph					
2022-01-29 08:47:53 PM EST																			
<b>2022-01-29</b> <b>08:46:42</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:47:42</b> <b>PM EST</b> (60s)	993.19mb	12.15V	15.6°F 94%	24.0°F	<b>WNW</b> (300°)	<b>20.2mph</b> at 1:47:37 <b>18.9mph</b> @ 1:47:38 (1s) <b>16.8mph</b> @ 1:47:41 (3s) <b>16.1mph</b> @ 1:46:56 (60s) <b>13.1mph</b> @ 1:46:48 (300s)	<b>7.8mph</b> at 1:47:01 <b>8.3mph</b> @ 1:47:01 (1s) <b>9.5mph</b> @ 1:47:02 (3s) <b>12.7mph</b> @ 1:47:37 (60s) <b>12.8mph</b> @ 1:47:17 (300s)	3448 / 12.9mph	<b>24.9mph</b> at 1:47:35 <b>22.9mph</b> @ 1:47:36 (1s) <b>21.7mph</b> @ 1:47:37 (3s) <b>17.3mph</b> @ 1:46:56 (60s) <b>13.4mph</b> @ 1:46:48 (300s)	<b>7.6mph</b> at 1:47:01 <b>8.3mph</b> @ 1:47:01 (1s) <b>9.2mph</b> @ 1:47:01 (3s) <b>13.4mph</b> @ 1:47:33 (60s) <b>13.1mph</b> @ 1:47:26 (300s)	587 / 14.0mph	<b>20.7mph</b> at 1:47:36 <b>20.4mph</b> @ 1:47:36 (1s) <b>19.9mph</b> @ 1:47:37 (3s) <b>17.4mph</b> @ 1:46:59 (60s) <b>13.6mph</b> @ 1:47:42 (300s)	<b>10.1mph</b> at 1:47:06 <b>10.1mph</b> @ 1:47:02 (1s) <b>10.3mph</b> @ 1:47:03 (3s) <b>13.8mph</b> @ 1:47:34 (60s) <b>13.4mph</b> @ 1:47:25 (300s)	878 / 14.2mph					
2022-01-29 08:46:53 PM EST																			
<b>2022-01-29</b> <b>08:45:42</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:46:42</b> <b>PM EST</b> (60s)	993.19mb	12.15V	15.6°F 94%	24.0°F	<b>WNW</b> (299°)	<b>31.4mph</b> at 1:46:06 <b>31.3mph</b> @ 1:46:06 (0.1s) <b>27.7mph</b> @ 1:46:07 (1s) <b>25.1mph</b> @ 1:46:07 (3s) <b>14.7mph</b> @ 1:46:41 (60s) <b>13.1mph</b> @ 1:46:38 (300s)	<b>6.5mph</b> at 1:45:48 <b>6.9mph</b> @ 1:45:48 (1s) <b>7.7mph</b> @ 1:45:50 (3s) <b>10.1mph</b> @ 1:45:58 (60s) <b>12.4mph</b> @ 1:46:00 (300s)	3955 / 14.8mph	<b>29.0mph</b> at 1:46:06 <b>30.4mph</b> @ 1:46:06 (NoQC) <b>27.2mph</b> @ 1:46:07 (1s) <b>25.5mph</b> @ 1:46:07 (3s) <b>15.4mph</b> @ 1:46:41 (60s) <b>13.4mph</b> @ 1:46:38 (300s)	<b>6.6mph</b> at 1:45:48 <b>7.1mph</b> @ 1:45:48 (1s) <b>7.4mph</b> @ 1:45:50 (3s) <b>10.1mph</b> @ 1:45:56 (60s) <b>12.6mph</b> @ 1:46:00 (300s)	646 / 15.4mph	<b>26.0mph</b> at 1:46:06 <b>25.5mph</b> @ 1:46:07 (1s) <b>24.7mph</b> @ 1:46:08 (3s) <b>15.3mph</b> @ 1:46:42 (60s) <b>13.6mph</b> @ 1:46:38 (300s)	<b>7.9mph</b> at 1:45:52 <b>8.0mph</b> @ 1:45:52 (1s) <b>8.1mph</b> @ 1:45:52 (3s) <b>10.5mph</b> @ 1:45:59 (60s) <b>12.9mph</b> @ 1:46:00 (300s)	954 / 15.3mph					
2022-01-29 08:45:53 PM EST																			
<b>2022-01-29</b> <b>08:44:42</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:45:42</b> <b>PM EST</b> (60s)	993.18mb	12.14V	15.6°F 94%	24.0°F	<b>NW</b> (307°)	<b>21.6mph</b> at 1:44:43 <b>20.9mph</b> @ 1:44:43 (1s) <b>18.7mph</b> @ 1:44:45 (3s) <b>15.2mph</b> @ 1:44:56 (60s) <b>13.0mph</b> @ 1:44:49 (300s)	<b>5.4mph</b> at 1:45:22 <b>5.5mph</b> @ 1:45:22 (1s) <b>6.6mph</b> @ 1:45:23 (3s) <b>11.4mph</b> @ 1:45:41 (60s) <b>12.5mph</b> @ 1:45:29 (300s)	3038 / 11.4mph	<b>23.1mph</b> at 1:44:43 <b>20.1mph</b> @ 1:44:43 (1s) <b>17.7mph</b> @ 1:44:45 (3s) <b>15.4mph</b> @ 1:44:50 (60s) <b>13.3mph</b> @ 1:44:49 (300s)	<b>6.3mph</b> at 1:44:59 <b>6.8mph</b> @ 1:45:22 (1s) <b>7.6mph</b> @ 1:45:23 (3s) <b>11.3mph</b> @ 1:45:42 (60s) <b>12.7mph</b> @ 1:45:29 (300s)	474 / 11.4mph	<b>19.3mph</b> at 1:44:44 <b>18.9mph</b> @ 1:44:44 (1s) <b>18.3mph</b> @ 1:44:45 (3s) <b>15.3mph</b> @ 1:44:58 (60s) <b>13.5mph</b> @ 1:44:49 (300s)	<b>8.8mph</b> at 1:45:22 <b>8.8mph</b> @ 1:45:22 (1s) <b>9.2mph</b> @ 1:45:23 (3s) <b>11.9mph</b> @ 1:45:41 (60s) <b>13.0mph</b> @ 1:45:41 (300s)	736 / 12.0mph					
2022-01-29 08:44:53 PM EST																			
<b>2022-01-29</b> <b>08:43:42</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:44:42</b> <b>PM EST</b> (60s)	993.08mb	12.14V	15.7°F 94%	24.0°F	<b>WNW</b> (296°)	<b>22.8mph</b> at 1:44:29 <b>21.3mph</b> @ 1:44:29 (1s) <b>19.9mph</b> @ 1:44:29 (3s) <b>14.4mph</b> @ 1:44:41 (60s) <b>12.9mph</b> @ 1:44:36 (300s)	<b>8.0mph</b> at 1:43:56 <b>8.3mph</b> @ 1:43:42 (1s) <b>8.3mph</b> @ 1:43:42 (3s) <b>10.9mph</b> @ 1:43:50 (60s) <b>12.4mph</b> @ 1:44:01 (300s)	3860 / 14.4mph	<b>23.1mph</b> at 1:44:29 <b>20.1mph</b> @ 1:44:29 (1s) <b>19.1mph</b> @ 1:44:35 (3s) <b>14.8mph</b> @ 1:44:41 (60s) <b>13.2mph</b> @ 1:44:41 (300s)	<b>8.4mph</b> at 1:43:55 <b>8.5mph</b> @ 1:43:42 (1s) <b>8.5mph</b> @ 1:43:42 (3s) <b>11.3mph</b> @ 1:43:50 (60s) <b>12.7mph</b> @ 1:44:02 (300s)	621 / 14.8mph	<b>18.8mph</b> at 1:44:34 <b>18.5mph</b> @ 1:44:34 (1s) <b>18.2mph</b> @ 1:44:35 (3s) <b>14.6mph</b> @ 1:44:42 (60s) <b>13.4mph</b> @ 1:44:41 (300s)	<b>9.7mph</b> at 1:43:42 <b>9.8mph</b> @ 1:43:42 (1s) <b>10.0mph</b> @ 1:43:43 (3s) <b>11.9mph</b> @ 1:43:58 (60s) <b>13.0mph</b> @ 1:44:03 (300s)	907 / 14.6mph					
2022-01-29 08:43:53 PM EST																			
<b>2022-01-29</b> <b>08:42:42</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:43:42</b> <b>PM EST</b> (60s)	993.06mb	12.15V	15.7°F 94%	24.0°F	<b>WNW</b> (301°)	<b>22.4mph</b> at 1:43:31 <b>21.2mph</b> @ 1:43:32 (1s) <b>18.9mph</b> @ 1:43:33 (3s) <b>13.6mph</b> @ 1:42:48 (60s) <b>12.8mph</b> @ 1:42:47 (300s)	<b>5.0mph</b> at 1:43:15 <b>5.1mph</b> @ 1:43:15 (1s) <b>5.6mph</b> @ 1:43:16 (3s) <b>10.7mph</b> @ 1:43:20 (60s) <b>12.5mph</b> @ 1:43:23 (300s)	3024 / 11.4mph	<b>23.3mph</b> at 1:43:31 <b>21.0mph</b> @ 1:43:32 (1s) <b>18.9mph</b> @ 1:43:33 (3s) <b>13.7mph</b> @ 1:42:47 (60s) <b>13.1mph</b> @ 1:42:48 (300s)	<b>4.5mph</b> at 1:43:15 <b>4.7mph</b> @ 1:43:15 (1s) <b>5.3mph</b> @ 1:43:15 (3s) <b>10.9mph</b> @ 1:43:27 (60s) <b>12.9mph</b> @ 1:43:26 (300s)	484 / 11.6mph	<b>17.9mph</b> at 1:43:32 <b>17.7mph</b> @ 1:43:32 (1s) <b>17.2mph</b> @ 1:43:34 (3s) <b>13.8mph</b> @ 1:42:42 (60s) <b>13.3mph</b> @ 1:43:42 (300s)	<b>7.4mph</b> at 1:43:15 <b>7.5mph</b> @ 1:43:16 (1s) <b>7.7mph</b> @ 1:43:17 (3s) <b>11.4mph</b> @ 1:43:25 (60s) <b>13.2mph</b> @ 1:43:25 (300s)	751 / 12.2mph					
2022-01-29 08:42:53 PM EST																			
<b>2022-01-29</b> <b>08:41:42</b> <b>PM EST to</b>	993.09mb	12.14V	15.7°F 94%	24.0°F	<b>WNW</b> (297°)	<b>24.1mph</b> at 1:41:48 <b>21.8mph</b> @ 1:41:52 (1s) <b>19.8mph</b> @ 1:41:52 (3s) <b>14.0mph</b> @ 1:42:17 (60s)	<b>7.1mph</b> at 1:41:46 <b>7.4mph</b> @ 1:42:35 (1s) <b>7.7mph</b> @ 1:42:35 (3s) <b>12.0mph</b> @ 1:41:42 (60s) <b>12.7mph</b>	3600 / 13.5mph	<b>24.5mph</b> at 1:41:48 <b>21.1mph</b> @ 1:41:49 (1s) <b>19.6mph</b> @ 1:41:52 (3s) <b>14.3mph</b> @ 1:42:27 (60s)	<b>6.5mph</b> at 1:42:34 <b>7.0mph</b> @ 1:42:34 (1s) <b>7.8mph</b> @ 1:42:35 (3s) <b>12.5mph</b> @ 1:41:42 (60s) <b>13.1mph</b>	574 / 13.7mph	<b>19.4mph</b> at 1:41:52 <b>19.0mph</b> @ 1:41:52 (1s) <b>18.1mph</b> @ 1:41:53 (3s) <b>14.4mph</b> @ 1:42:28 (60s)	<b>8.5mph</b> at 1:42:35 <b>8.7mph</b> @ 1:42:35 (1s) <b>8.9mph</b> @ 1:42:36 (3s) <b>12.7mph</b> @ 1:41:42 (60s) <b>13.3mph</b>	857 / 13.8mph					

2022-01-29 08:42:42 PM EST (60s)						13.5mph @ 1:41:58 (300s)	@ 1:42:38 (300s)		13.9mph @ 1:42:02 (300s)	@ 1:42:37 (300s)		14.0mph @ 1:42:01 (300s)	@ 1:42:39 (300s)	
2022-01-29 08:41:53 PM EST	992.97mb	12.13V	15.7°F 94%	24.0°F	WNW (300°)	21.1mph at 1:41:38 20.6mph @ 1:41:39 (1s) 19.0mph @ 1:41:41 (3s) 13.2mph @ 1:40:42 (60s) 13.3mph @ 1:40:42 (300s)	7.5mph at 1:40:50 8.0mph @ 1:40:51 (1s) 9.1mph @ 1:40:52 (3s) 11.3mph @ 1:41:11 (60s) 12.9mph @ 1:41:02 (300s)	3206 / 12.1mph	22.7mph at 1:41:39 20.5mph @ 1:41:39 (1s) 18.9mph @ 1:41:41 (3s) 13.6mph @ 1:40:42 (60s) 13.5mph @ 1:40:42 (300s)	8.1mph at 1:41:25 8.9mph @ 1:41:25 (1s) 9.4mph @ 1:40:52 (3s) 11.9mph @ 1:41:11 (60s) 13.2mph @ 1:41:02 (300s)	523 / 12.5mph	18.3mph at 1:41:40 18.0mph @ 1:41:40 (1s) 17.5mph @ 1:41:41 (3s) 13.8mph @ 1:40:42 (60s) 13.7mph @ 1:40:42 (300s)	10.6mph at 1:40:53 10.8mph @ 1:40:53 (1s) 11.0mph @ 1:40:54 (3s) 12.3mph @ 1:41:12 (60s) 13.5mph @ 1:41:01 (300s)	786 / 12.7mph
2022-01-29 08:40:53 PM EST	993.06mb	12.13V	15.7°F 94%	24.1°F	WNW (301°)	20.9mph at 1:39:57 19.4mph @ 1:39:57 (1s) 17.3mph @ 1:40:04 (3s) 14.2mph @ 1:40:14 (60s) 13.6mph @ 1:40:11 (300s)	7.1mph at 1:40:20 7.9mph @ 1:40:20 (1s) 9.6mph @ 1:40:22 (3s) 13.0mph @ 1:39:56 (60s) 13.2mph @ 1:39:47 (300s)	3518 / 13.2mph	22.8mph at 1:39:57 20.0mph @ 1:40:09 (1s) 19.2mph @ 1:40:10 (3s) 14.5mph @ 1:40:27 (60s) 13.7mph @ 1:40:12 (300s)	7.3mph at 1:40:19 8.4mph @ 1:40:20 (1s) 9.6mph @ 1:40:22 (3s) 13.2mph @ 1:40:00 (60s) 13.3mph @ 1:39:47 (300s)	571 / 13.6mph	17.8mph at 1:40:10 17.5mph @ 1:40:10 (1s) 17.2mph @ 1:40:04 (3s) 14.7mph @ 1:40:27 (60s) 13.9mph @ 1:40:12 (300s)	10.7mph at 1:40:40 10.8mph @ 1:40:40 (1s) 11.1mph @ 1:40:41 (3s) 13.7mph @ 1:40:01 (60s) 13.6mph @ 1:39:49 (300s)	855 / 13.8mph
2022-01-29 08:39:53 PM EST	993.12mb	12.12V	15.7°F 94%	24.1°F	WNW (295°)	25.6mph at 1:38:53 23.7mph @ 1:38:53 (1s) 20.9mph @ 1:38:55 (3s) 13.5mph @ 1:39:41 (60s) 13.9mph @ 1:39:00 (300s)	6.9mph at 1:39:24 7.1mph @ 1:39:25 (1s) 8.3mph @ 1:39:12 (3s) 11.2mph @ 1:38:44 (60s) 13.3mph @ 1:39:41 (300s)	3623 / 13.6mph	24.8mph at 1:38:56 22.2mph @ 1:38:53 (1s) 20.8mph @ 1:38:55 (3s) 14.0mph @ 1:39:42 (60s) 14.1mph @ 1:39:01 (300s)	6.1mph at 1:39:11 6.6mph @ 1:39:11 (1s) 7.6mph @ 1:39:12 (3s) 11.5mph @ 1:38:43 (60s) 13.4mph @ 1:39:42 (300s)	590 / 14.1mph	21.3mph at 1:38:56 21.0mph @ 1:38:57 (1s) 20.4mph @ 1:38:57 (3s) 14.2mph @ 1:39:42 (60s) 14.3mph @ 1:39:00 (300s)	9.4mph at 1:38:42 9.2mph @ 1:38:42 (1s) 9.2mph @ 1:38:42 (3s) 11.9mph @ 1:38:45 (60s) 13.7mph @ 1:39:41 (300s)	880 / 14.2mph
2022-01-29 08:38:53 PM EST	993.09mb	12.14V	15.7°F 94%	24.1°F	WNW (299°)	18.1mph at 1:37:48 16.9mph @ 1:37:48 (1s) 15.5mph @ 1:37:50 (3s) 16.5mph @ 1:37:58 (60s) 14.7mph @ 1:37:50 (300s)	6.8mph at 1:38:37 7.0mph @ 1:38:37 (1s) 7.5mph @ 1:38:38 (3s) 11.3mph @ 1:38:41 (60s) 13.7mph @ 1:38:41 (300s)	3001 / 11.3mph	17.7mph at 1:37:55 15.7mph @ 1:37:57 (1s) 15.5mph @ 1:37:58 (3s) 16.9mph @ 1:37:58 (60s) 14.9mph @ 1:37:42 (300s)	6.6mph at 1:38:37 7.2mph @ 1:38:38 (1s) 8.1mph @ 1:38:40 (3s) 11.5mph @ 1:38:42 (60s) 13.8mph @ 1:38:42 (300s)	483 / 11.6mph	14.9mph at 1:37:58 14.6mph @ 1:37:59 (1s) 14.3mph @ 1:38:00 (3s) 16.7mph @ 1:38:00 (60s) 15.1mph @ 1:37:42 (300s)	8.9mph at 1:38:41 9.0mph @ 1:38:41 (1s) 9.2mph @ 1:38:42 (3s) 12.0mph @ 1:38:42 (60s) 14.0mph @ 1:38:42 (300s)	739 / 12.0mph
2022-01-29 08:37:53 PM EST	993.03mb	12.14V	15.8°F 94%	24.1°F	WNW (303°)	25.5mph at 1:37:08 23.9mph @ 1:37:08 (1s) 22.7mph @ 1:37:08 (3s) 15.5mph @ 1:37:41 (60s) 14.7mph @ 1:37:41 (300s)	7.6mph at 1:36:46 7.8mph @ 1:36:46 (1s) 8.1mph @ 1:36:48 (3s) 11.0mph @ 1:36:58 (60s) 14.1mph @ 1:36:59 (300s)	4170 / 15.5mph	25.4mph at 1:37:08 22.9mph @ 1:37:08 (1s) 21.9mph @ 1:37:08 (3s) 15.7mph @ 1:37:41 (60s) 14.9mph @ 1:37:41 (300s)	5.9mph at 1:36:49 6.6mph @ 1:36:50 (1s) 7.1mph @ 1:36:50 (3s) 10.7mph @ 1:36:58 (60s) 14.3mph @ 1:37:00 (300s)	660 / 15.7mph	21.6mph at 1:37:09 21.2mph @ 1:37:09 (1s) 20.9mph @ 1:37:10 (3s) 15.7mph @ 1:37:41 (60s) 15.1mph @ 1:37:40 (300s)	8.0mph at 1:36:50 8.1mph @ 1:36:51 (1s) 8.2mph @ 1:36:51 (3s) 11.2mph @ 1:37:01 (60s) 14.5mph @ 1:37:00 (300s)	981 / 15.7mph
2022-01-29 08:36:53 PM EST	993.08mb	12.14V	15.8°F 94%	24.1°F	NW (306°)	22.2mph at 1:35:57 20.2mph @ 1:35:58 (1s) 18.7mph @ 1:35:57 (3s) 14.6mph @ 1:36:05 (60s) 15.1mph @ 1:36:01 (300s)	7.4mph at 1:36:27 7.8mph @ 1:36:31 (1s) 8.6mph @ 1:36:32 (3s) 12.7mph @ 1:36:41 (60s) 14.4mph @ 1:36:41 (300s)	3401 / 12.8mph	23.3mph at 1:35:50 19.5mph @ 1:35:51 (1s) 17.7mph @ 1:35:53 (3s) 14.3mph @ 1:36:06 (60s) 15.5mph @ 1:36:00 (300s)	7.1mph at 1:36:30 7.8mph @ 1:36:31 (1s) 8.5mph @ 1:36:32 (3s) 12.5mph @ 1:36:42 (60s) 14.7mph @ 1:36:42 (300s)	528 / 12.6mph	18.2mph at 1:35:52 18.0mph @ 1:35:52 (1s) 17.6mph @ 1:35:53 (3s) 14.4mph @ 1:36:08 (60s) 15.6mph @ 1:36:01 (300s)	9.3mph at 1:36:32 9.4mph @ 1:36:32 (1s) 9.7mph @ 1:36:33 (3s) 13.0mph @ 1:36:41 (60s) 14.8mph @ 1:36:41 (300s)	800 / 13.0mph
2022-01-29 08:35:53 PM EST	993.01mb	12.14V	15.8°F 94%	24.1°F	NW (304°)	21.2mph at 1:34:46 19.2mph @ 1:34:44 (1s) 18.3mph @ 1:34:46 (3s)	6.8mph at 1:35:04 7.0mph @ 1:35:04 (1s) 7.5mph @ 1:35:05 (3s)	3568 / 13.4mph	22.8mph at 1:34:46 18.9mph @ 1:34:47 (1s) 17.8mph @ 1:34:42 (3s)	5.8mph at 1:35:03 6.3mph @ 1:35:04 (1s) 7.1mph @ 1:35:04 (3s)	560 / 13.4mph	17.4mph at 1:34:42 17.2mph @ 1:34:42 (1s) 17.7mph @ 1:34:42 (3s)	8.6mph at 1:35:05 8.6mph @ 1:35:06 (1s) 9.1mph @ 1:35:06 (3s)	843 / 13.6mph

08:34:42 PM EST to 2022-01-29 08:35:42 PM EST (60s)						16.1mph @ 1:34:47 (60s) 14.8mph @ 1:35:41 (300s)	13.3mph @ 1:35:41 (60s) 14.3mph @ 1:35:06 (300s)			16.4mph @ 1:34:56 (60s) 15.2mph @ 1:35:41 (300s)	13.3mph @ 1:35:41 (60s) 14.8mph @ 1:34:42 (300s)			16.5mph @ 1:34:58 (60s) 15.4mph @ 1:35:41 (300s)	13.6mph @ 1:35:41 (60s) 14.9mph @ 1:34:42 (300s)	
2022-01-29 08:34:53 PM EST						25.6mph at 1:34:32 24.8mph @ 1:34:36 (1s) 22.4mph @ 1:34:38 (3s) 16.6mph @ 1:33:42 (60s) 14.3mph @ 1:34:41 (300s)	7.3mph at 1:33:52 7.7mph @ 1:33:53 (1s) 8.8mph @ 1:33:53 (3s) 14.6mph @ 1:34:18 (60s) 13.6mph @ 1:33:54 (300s)	4161 / 15.5mph		26.0mph at 1:34:36 26.8mph @ 1:34:36 (NoQC) 24.3mph @ 1:34:36 (1s) 22.1mph @ 1:34:37 (3s) 17.1mph @ 1:33:42 (60s) 14.8mph @ 1:34:41 (300s)	8.0mph at 1:33:52 8.7mph @ 1:33:52 (1s) 9.6mph @ 1:33:53 (3s) 14.8mph @ 1:34:18 (60s) 14.1mph @ 1:33:54 (300s)	668 / 15.9mph		22.7mph at 1:34:36 22.5mph @ 1:34:36 (1s) 22.0mph @ 1:34:38 (3s) 17.1mph @ 1:33:45 (60s) 14.9mph @ 1:34:41 (300s)	10.0mph at 1:33:52 10.2mph @ 1:33:53 (1s) 10.6mph @ 1:33:54 (3s) 15.1mph @ 1:34:19 (60s) 14.3mph @ 1:33:55 (300s)	999 / 16.0mph
2022-01-29 08:33:53 PM EST						27.4mph at 1:33:00 25.0mph @ 1:33:01 (1s) 24.1mph @ 1:33:02 (3s) 16.6mph @ 1:33:42 (60s) 13.7mph @ 1:33:41 (300s)	10.0mph at 1:33:33 10.9mph @ 1:32:42 (1s) 11.1mph @ 1:32:42 (3s) 13.2mph @ 1:32:50 (60s) 13.3mph @ 1:32:59 (300s)	4461 / 16.6mph		27.9mph at 1:33:03 29.1mph @ 1:33:00 (NoQC) 25.5mph @ 1:33:03 (1s) 25.0mph @ 1:33:03 (3s) 17.1mph @ 1:33:42 (60s) 14.1mph @ 1:33:42 (300s)	10.4mph at 1:33:19 11.8mph @ 1:32:47 (1s) 12.1mph @ 1:32:42 (3s) 13.8mph @ 1:32:50 (60s) 13.6mph @ 1:32:56 (300s)	726 / 17.2mph		23.9mph at 1:33:03 23.4mph @ 1:33:03 (1s) 23.0mph @ 1:33:04 (3s) 17.1mph @ 1:33:42 (60s) 14.3mph @ 1:33:42 (300s)	11.9mph at 1:32:47 12.1mph @ 1:32:48 (1s) 12.5mph @ 1:32:49 (3s) 14.0mph @ 1:32:51 (60s) 13.8mph @ 1:32:50 (300s)	1071 / 17.1mph
2022-01-29 08:32:53 PM EST						21.3mph at 1:32:14 19.3mph @ 1:32:15 (1s) 18.1mph @ 1:31:42 (3s) 16.1mph @ 1:32:00 (60s) 13.5mph @ 1:32:32 (300s)	9.5mph at 1:32:06 9.8mph @ 1:32:02 (1s) 10.7mph @ 1:32:06 (3s) 13.7mph @ 1:32:41 (60s) 13.3mph @ 1:31:42 (300s)	3662 / 13.7mph		21.5mph at 1:31:43 19.3mph @ 1:31:44 (NoQC) 18.3mph @ 1:31:42 (3s) 16.9mph @ 1:32:00 (60s) 13.8mph @ 1:32:33 (300s)	8.0mph at 1:32:02 8.7mph @ 1:32:02 (1s) 10.4mph @ 1:32:04 (3s) 14.1mph @ 1:32:41 (60s) 13.3mph @ 1:31:42 (300s)	596 / 14.2mph		18.0mph at 1:31:44 17.8mph @ 1:31:44 (1s) 17.5mph @ 1:31:42 (3s) 16.9mph @ 1:32:01 (60s) 14.0mph @ 1:32:34 (300s)	11.6mph at 1:32:07 11.9mph @ 1:32:07 (1s) 12.2mph @ 1:32:05 (3s) 14.4mph @ 1:32:41 (60s) 13.6mph @ 1:31:42 (300s)	899 / 14.5mph
2022-01-29 08:31:53 PM EST						24.9mph at 1:31:16 24.2mph @ 1:31:32 (1s) 23.8mph @ 1:31:33 (3s) 15.0mph @ 1:31:42 (60s) 13.3mph @ 1:31:42 (300s)	6.9mph at 1:31:08 7.6mph @ 1:31:09 (1s) 8.4mph @ 1:30:43 (3s) 10.6mph @ 1:30:55 (60s) 12.1mph @ 1:30:48 (300s)	4024 / 15.0mph		25.4mph at 1:31:16 27.5mph @ 1:31:17 (NoQC) 23.3mph @ 1:31:17 (1s) 22.4mph @ 1:31:33 (3s) 15.7mph @ 1:31:42 (60s) 13.3mph @ 1:31:42 (300s)	6.7mph at 1:30:42 7.4mph @ 1:30:43 (1s) 8.1mph @ 1:30:44 (3s) 10.7mph @ 1:30:55 (60s) 12.2mph @ 1:30:48 (300s)	663 / 15.8mph		22.0mph at 1:31:29 21.5mph @ 1:31:18 (1s) 20.7mph @ 1:31:34 (3s) 15.6mph @ 1:31:42 (60s) 13.6mph @ 1:31:42 (300s)	8.6mph at 1:30:42 8.7mph @ 1:30:43 (1s) 8.8mph @ 1:30:45 (3s) 10.9mph @ 1:30:56 (60s) 12.5mph @ 1:30:50 (300s)	977 / 15.7mph
2022-01-29 08:30:53 PM EST						17.6mph at 1:30:11 16.7mph @ 1:29:51 (1s) 15.7mph @ 1:30:13 (3s) 12.5mph @ 1:30:14 (60s) 12.8mph @ 1:29:43 (300s)	6.9mph at 1:30:22 7.2mph @ 1:30:22 (1s) 8.1mph @ 1:30:24 (3s) 10.9mph @ 1:30:40 (60s) 12.2mph @ 1:30:40 (300s)	2901 / 10.9mph		19.1mph at 1:30:11 16.6mph @ 1:30:12 (1s) 16.1mph @ 1:30:13 (3s) 12.8mph @ 1:29:43 (60s) 12.9mph @ 1:29:42 (300s)	7.1mph at 1:30:18 7.7mph @ 1:30:18 (1s) 8.1mph @ 1:30:24 (3s) 10.8mph @ 1:30:40 (60s) 12.2mph @ 1:30:40 (300s)	452 / 10.9mph		16.7mph at 1:29:41 16.7mph @ 1:29:41 (1s) 17.2mph @ 1:29:40 (3s) 13.2mph @ 1:30:02 (60s) 13.2mph @ 1:29:44 (300s)	8.6mph at 1:30:29 8.7mph @ 1:30:29 (1s) 8.9mph @ 1:30:29 (3s) 11.4mph @ 1:30:40 (60s) 12.6mph @ 1:30:40 (300s)	703 / 11.5mph
2022-01-29 08:29:53 PM EST						19.0mph at 1:29:39 18.0mph @ 1:28:45 (1s) 16.7mph @ 1:29:36 (3s) 14.9mph @ 1:28:41 (60s) 13.1mph @ 1:28:55 (300s)	7.0mph at 1:28:56 7.1mph @ 1:29:23 (1s) 7.9mph @ 1:29:25 (3s) 11.7mph @ 1:29:25 (60s) 12.6mph @ 1:29:25 (300s)	3328 / 12.5mph		19.6mph at 1:29:26 17.3mph @ 1:29:27 (1s) 16.6mph @ 1:29:29 (3s) 14.6mph @ 1:28:41 (60s) 13.2mph @ 1:28:55 (300s)	6.0mph at 1:28:55 6.5mph @ 1:28:56 (1s) 7.4mph @ 1:28:57 (3s) 12.0mph @ 1:29:25 (60s) 12.7mph @ 1:29:25 (300s)	534 / 12.8mph		17.5mph at 1:29:39 17.7mph @ 1:29:39 (NoQC) 17.2mph @ 1:29:40 (1s) 16.6mph @ 1:29:40 (3s) 14.9mph @ 1:28:41 (60s) 13.5mph @ 1:28:57 (300s)	9.7mph at 1:28:57 9.8mph @ 1:28:57 (1s) 10.0mph @ 1:28:59 (3s) 12.4mph @ 1:29:26 (60s) 13.1mph @ 1:29:26 (300s)	802 / 13.0mph
2022-01-29 08:28:53 PM EST						23.1mph at 1:28:00 22.2mph @ 1:27:58	8.1mph at 1:28:35 8.6mph @ 1:28:35 (1s)	3986 / 14.9mph		23.8mph at 1:28:00 21.0mph @ 1:28:00	8.3mph at 1:28:35 9.6mph @ 1:28:35 (1s)	615 / 14.6mph		19.5mph at 1:27:58 19.2mph @ 1:27:58	11.3mph at 1:28:35 11.4mph @ 1:28:35	927 / 14.9mph

2022-01-29 08:27:41 PM EST to 2022-01-29 08:28:41 PM EST (60s)						(1s) 20.8mph @ 1:27:58 (3s) 15.7mph @ 1:28:31 (60s) 13.0mph @ 1:28:40 (300s)	9.5mph @ 1:27:41 (3s) 13.1mph @ 1:27:41 (60s) 12.1mph @ 1:27:41 (300s)		(1s) 19.1mph @ 1:27:58 (3s) 15.4mph @ 1:28:32 (60s) 13.1mph @ 1:28:41 (300s)	10.0mph @ 1:28:35 (3s) 12.7mph @ 1:27:41 (60s) 12.3mph @ 1:27:41 (300s)		(1s) 18.7mph @ 1:28:00 (3s) 15.4mph @ 1:28:33 (60s) 13.3mph @ 1:28:41 (300s)	(1s) 11.7mph @ 1:28:36 (3s) 13.1mph @ 1:27:41 (60s) 12.6mph @ 1:27:41 (300s)		
2022-01-29 08:27:53 PM EST	992.93mb	12.15V	15.9°F 95%	24.1°F	NW (315°)	22.8mph at 1:26:55 20.2mph @ 1:26:56 (1s) 19.0mph @ 1:26:57 (3s) 13.1mph @ 1:27:40 (60s) 12.1mph @ 1:27:40 (300s)	6.7mph at 1:26:41 7.1mph @ 1:26:41 (1s) 7.4mph @ 1:26:41 (3s) 9.2mph @ 1:26:47 (60s) 11.8mph @ 1:27:00 (300s)	3493 / 13.1mph	24.1mph at 1:26:55 25.8mph @ 1:26:55 (NoQC) 22.1mph @ 1:26:56 (1s) 19.4mph @ 1:26:57 (3s) 12.7mph @ 1:27:41 (60s) 12.3mph @ 1:27:41 (300s)	6.6mph at 1:26:41 7.1mph @ 1:26:41 (1s) 7.5mph @ 1:26:41 (3s) 9.7mph @ 1:26:51 (60s) 12.0mph @ 1:27:19 (300s)	533 / 12.7mph	18.2mph at 1:26:56 17.9mph @ 1:26:56 (1s) 17.5mph @ 1:26:57 (3s) 13.1mph @ 1:27:40 (60s) 12.6mph @ 1:27:40 (300s)	7.9mph at 1:26:41 7.9mph @ 1:26:41 (1s) 7.9mph @ 1:26:41 (3s) 10.0mph @ 1:26:51 (60s) 12.4mph @ 1:27:19 (300s)	811 / 13.1mph	
2022-01-29 08:26:53 PM EST	992.97mb	12.14V	15.9°F 95%	24.1°F	WNW (298°)	17.0mph at 1:25:45 15.7mph @ 1:25:46 (1s) 15.2mph @ 1:25:41 (3s) 14.2mph @ 1:25:46 (60s) 12.9mph @ 1:25:41 (300s)	4.9mph at 1:26:01 5.1mph @ 1:26:01 (1s) 5.6mph @ 1:26:03 (3s) 9.6mph @ 1:26:40 (60s) 12.0mph @ 1:26:40 (300s)	2540 / 9.6mph	19.2mph at 1:26:14 17.3mph @ 1:26:15 (1s) 16.4mph @ 1:26:15 (3s) 14.6mph @ 1:25:46 (60s) 13.0mph @ 1:25:41 (300s)	5.0mph at 1:26:00 5.3mph @ 1:26:01 (1s) 6.0mph @ 1:26:02 (3s) 10.2mph @ 1:26:40 (60s) 12.2mph @ 1:26:40 (300s)	422 / 10.2mph	15.2mph at 1:26:15 15.1mph @ 1:25:41 (1s) 16.3mph @ 1:25:41 (3s) 14.6mph @ 1:25:47 (60s) 13.3mph @ 1:25:41 (300s)	7.6mph at 1:26:01 7.7mph @ 1:26:02 (1s) 7.7mph @ 1:26:03 (3s) 10.6mph @ 1:26:41 (60s) 12.6mph @ 1:26:41 (300s)	644 / 10.6mph	
2022-01-29 08:25:53 PM EST	992.95mb	12.14V	15.9°F 95%	24.1°F	WNW (297°)	22.9mph at 1:24:54 22.0mph @ 1:24:55 (1s) 20.0mph @ 1:24:56 (3s) 15.1mph @ 1:24:58 (60s) 12.9mph @ 1:25:40 (300s)	7.9mph at 1:24:43 8.3mph @ 1:24:43 (1s) 9.5mph @ 1:24:43 (3s) 13.4mph @ 1:25:33 (60s) 12.5mph @ 1:24:53 (300s)	3701 / 13.8mph	24.5mph at 1:24:48 27.0mph @ 1:24:48 (NoQC) 22.5mph @ 1:24:48 (1s) 20.0mph @ 1:24:56 (3s) 13.6mph @ 1:24:46 (60s) 15.1mph @ 1:24:58 (60s) 13.0mph @ 1:25:40 (300s)	8.4mph at 1:24:45 9.1mph @ 1:24:46 (1s) 10.3mph @ 1:24:46 (3s) 13.6mph @ 1:24:46 (60s) 15.1mph @ 1:24:46 (60s) 12.5mph @ 1:24:54 (300s)	604 / 14.4mph	18.8mph at 1:24:48 18.6mph @ 1:24:55 (1s) 18.1mph @ 1:24:57 (3s) 15.2mph @ 1:25:00 (60s) 13.3mph @ 1:25:40 (300s)	11.4mph at 1:24:46 11.6mph @ 1:24:43 (1s) 11.8mph @ 1:24:45 (3s) 13.8mph @ 1:24:41 (60s) 12.9mph @ 1:24:54 (300s)	893 / 14.4mph	
2022-01-29 08:24:53 PM EST	992.88mb	12.15V	15.9°F 95%	24.1°F	WNW (301°)	27.4mph at 1:24:07 25.6mph @ 1:24:08 (1s) 22.8mph @ 1:24:09 (3s) 13.6mph @ 1:24:41 (60s) 12.6mph @ 1:24:25 (300s)	7.0mph at 1:23:55 7.3mph @ 1:23:55 (1s) 7.8mph @ 1:23:55 (3s) 10.3mph @ 1:23:57 (60s) 12.1mph @ 1:23:41 (300s)	3651 / 13.7mph	26.5mph at 1:24:07 27.4mph @ 1:24:07 (NoQC) 24.5mph @ 1:24:08 (1s) 21.7mph @ 1:24:09 (3s) 13.6mph @ 1:24:41 (60s) 12.6mph @ 1:24:25 (300s)	6.0mph at 1:23:54 6.7mph @ 1:23:55 (1s) 7.8mph @ 1:23:56 (3s) 10.4mph @ 1:23:57 (60s) 12.2mph @ 1:23:41 (300s)	571 / 13.6mph	21.8mph at 1:24:08 21.4mph @ 1:24:08 (1s) 20.6mph @ 1:24:10 (3s) 13.8mph @ 1:24:41 (60s) 12.9mph @ 1:24:25 (300s)	8.7mph at 1:23:56 8.7mph @ 1:23:56 (1s) 9.0mph @ 1:23:56 (3s) 10.8mph @ 1:24:03 (60s) 12.5mph @ 1:23:46 (300s)	852 / 13.8mph	
2022-01-29 08:23:53 PM EST	992.96mb	12.13V	15.9°F 95%	24.1°F	WNW (303°)	19.5mph at 1:23:00 19.0mph @ 1:23:01 (1s) 17.5mph @ 1:23:02 (3s) 12.4mph @ 1:22:41 (60s) 12.7mph @ 1:22:54 (300s)	6.3mph at 1:23:35 6.5mph @ 1:23:36 (1s) 7.1mph @ 1:23:37 (3s) 10.5mph @ 1:22:41 (60s) 12.1mph @ 1:23:40 (300s)	2775 / 10.5mph	21.1mph at 1:23:00 18.4mph @ 1:23:01 (1s) 17.3mph @ 1:23:02 (3s) 12.4mph @ 1:22:41 (60s) 12.7mph @ 1:22:54 (300s)	5.7mph at 1:23:36 6.2mph @ 1:23:36 (1s) 6.7mph @ 1:23:37 (3s) 10.6mph @ 1:23:38 (60s) 12.2mph @ 1:23:41 (300s)	444 / 10.7mph	16.6mph at 1:23:01 16.4mph @ 1:23:01 (1s) 15.9mph @ 1:23:03 (3s) 13.0mph @ 1:22:41 (60s) 13.0mph @ 1:22:55 (300s)	8.6mph at 1:23:17 8.7mph @ 1:23:16 (1s) 8.7mph @ 1:23:18 (3s) 11.1mph @ 1:23:41 (60s) 12.5mph @ 1:23:41 (300s)	682 / 11.2mph	
2022-01-29 08:22:53 PM EST	992.94mb	12.15V	15.9°F 95%	24.1°F	NW (307°)	19.3mph at 1:21:55 18.8mph @ 1:21:55 (1s) 17.4mph @ 1:21:56 (3s) 14.2mph @ 1:21:41 (60s) 12.9mph @ 1:22:00 (300s)	7.5mph at 1:22:28 7.9mph @ 1:22:28 (1s) 8.7mph @ 1:22:29 (3s) 12.4mph @ 1:22:32 (60s) 12.6mph @ 1:22:33 (300s)	3298 / 12.4mph	20.3mph at 1:21:43 18.3mph @ 1:21:43 (1s) 16.8mph @ 1:21:44 (3s) 13.9mph @ 1:21:44 (60s) 12.9mph @ 1:22:01 (300s)	7.0mph at 1:22:40 8.1mph @ 1:22:40 (1s) 8.8mph @ 1:22:29 (3s) 12.4mph @ 1:22:32 (60s) 12.6mph @ 1:22:32 (300s)	522 / 12.5mph	17.2mph at 1:21:55 16.7mph @ 1:21:55 (1s) 16.3mph @ 1:21:57 (3s) 14.2mph @ 1:21:41 (60s) 13.1mph @ 1:22:02 (300s)	9.7mph at 1:22:27 9.7mph @ 1:22:28 (1s) 9.9mph @ 1:22:29 (3s) 12.9mph @ 1:21:41 (60s) 12.8mph @ 1:21:41 (300s)	806 / 13.1mph	

2022-01-29 08:21:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:20:41 PM EST to 2022-01-29 08:21:41 PM EST (60s)</b>	992.96mb	12.14V	15.9°F 95%	24.1°F	NW (318°)	<b>21.4mph</b> at 1:20:45 <b>20.5mph</b> @ 1:20:45 (1s) <b>18.3mph</b> @ 1:20:47 (3s) <b>14.4mph</b> @ 1:21:33 (60s) <b>12.6mph</b> @ 1:21:27 (300s)	<b>8.0mph</b> at 1:21:29 <b>8.2mph</b> @ 1:21:29 (1s) <b>9.0mph</b> @ 1:21:31 (3s) <b>12.0mph</b> @ 1:20:41 (60s) <b>12.1mph</b> @ 1:20:41 (300s)	3795 / 14.2mph	<b>22.9mph</b> at 1:20:44 <b>20.5mph</b> @ 1:20:45 (1s) <b>18.2mph</b> @ 1:20:46 (3s) <b>14.1mph</b> @ 1:21:34 (60s) <b>12.7mph</b> @ 1:21:27 (300s)	<b>7.8mph</b> at 1:21:30 <b>8.8mph</b> @ 1:21:31 (1s) <b>9.2mph</b> @ 1:21:31 (3s) <b>12.3mph</b> @ 1:20:56 (60s) <b>12.2mph</b> @ 1:20:41 (300s)	581 / 13.9mph	<b>18.7mph</b> at 1:20:45 <b>18.5mph</b> @ 1:20:45 (1s) <b>17.8mph</b> @ 1:20:47 (3s) <b>14.3mph</b> @ 1:21:37 (60s) <b>12.8mph</b> @ 1:21:29 (300s)	<b>11.0mph</b> at 1:21:38 <b>11.3mph</b> @ 1:21:39 (1s) <b>11.7mph</b> @ 1:21:39 (3s) <b>12.3mph</b> @ 1:20:41 (60s) <b>12.4mph</b> @ 1:20:41 (300s)	883 / 14.2mph
2022-01-29 08:20:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:19:41 PM EST to 2022-01-29 08:20:41 PM EST (60s)</b>	992.85mb	12.13V	15.9°F 95%	24.1°F	NW (311°)	<b>22.0mph</b> at 1:19:48 <b>20.4mph</b> @ 1:19:48 (1s) <b>19.0mph</b> @ 1:19:54 (3s) <b>13.4mph</b> @ 1:20:00 (60s) <b>12.7mph</b> @ 1:19:58 (300s)	<b>6.5mph</b> at 1:20:06 <b>6.6mph</b> @ 1:20:06 (1s) <b>7.3mph</b> @ 1:20:07 (3s) <b>11.6mph</b> @ 1:19:41 (60s) <b>12.1mph</b> @ 1:20:39 (300s)	3184 / 12.0mph	<b>23.0mph</b> at 1:19:48 <b>20.2mph</b> @ 1:19:49 (1s) <b>18.6mph</b> @ 1:19:50 (3s) <b>13.5mph</b> @ 1:20:00 (60s) <b>12.7mph</b> @ 1:20:00 (300s)	<b>6.9mph</b> at 1:20:29 <b>7.3mph</b> @ 1:20:29 (1s) <b>7.6mph</b> @ 1:20:31 (3s) <b>11.5mph</b> @ 1:19:41 (60s) <b>12.2mph</b> @ 1:20:40 (300s)	515 / 12.3mph	<b>19.1mph</b> at 1:19:54 <b>18.7mph</b> @ 1:19:52 (1s) <b>18.6mph</b> @ 1:19:54 (3s) <b>13.8mph</b> @ 1:20:01 (60s) <b>13.0mph</b> @ 1:20:00 (300s)	<b>8.3mph</b> at 1:20:30 <b>8.4mph</b> @ 1:20:31 (1s) <b>8.5mph</b> @ 1:20:33 (3s) <b>11.9mph</b> @ 1:19:41 (60s) <b>12.4mph</b> @ 1:20:40 (300s)	758 / 12.3mph
2022-01-29 08:19:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:18:41 PM EST to 2022-01-29 08:19:41 PM EST (60s)</b>	992.87mb	12.13V	15.9°F 95%	24.1°F	NW (309°)	<b>18.9mph</b> at 1:19:25 <b>17.9mph</b> @ 1:19:29 (1s) <b>16.2mph</b> @ 1:19:31 (3s) <b>13.4mph</b> @ 1:18:53 (60s) <b>12.7mph</b> @ 1:18:41 (300s)	<b>7.1mph</b> at 1:18:56 <b>7.2mph</b> @ 1:18:56 (1s) <b>7.6mph</b> @ 1:18:57 (3s) <b>11.3mph</b> @ 1:19:17 (60s) <b>12.5mph</b> @ 1:19:20 (300s)	3072 / 11.6mph	<b>19.1mph</b> at 1:19:26 <b>17.1mph</b> @ 1:19:26 (1s) <b>16.2mph</b> @ 1:19:27 (3s) <b>13.4mph</b> @ 1:18:46 (60s) <b>12.8mph</b> @ 1:18:45 (300s)	<b>6.3mph</b> at 1:18:59 <b>6.7mph</b> @ 1:18:59 (1s) <b>6.9mph</b> @ 1:18:56 (3s) <b>11.3mph</b> @ 1:19:19 (60s) <b>12.5mph</b> @ 1:19:24 (300s)	483 / 11.6mph	<b>16.5mph</b> at 1:19:29 <b>16.2mph</b> @ 1:19:30 (1s) <b>15.4mph</b> @ 1:19:31 (3s) <b>13.3mph</b> @ 1:18:54 (60s) <b>12.9mph</b> @ 1:18:45 (300s)	<b>8.1mph</b> at 1:18:58 <b>8.2mph</b> @ 1:18:59 (1s) <b>8.3mph</b> @ 1:18:59 (3s) <b>11.6mph</b> @ 1:19:19 (60s) <b>12.7mph</b> @ 1:19:02 (300s)	737 / 12.0mph
2022-01-29 08:18:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:17:41 PM EST to 2022-01-29 08:18:41 PM EST (60s)</b>	992.81mb	12.14V	15.9°F 95%	24.1°F	NW (304°)	<b>21.8mph</b> at 1:18:09 <b>20.4mph</b> @ 1:18:09 (1s) <b>19.5mph</b> @ 1:18:15 (3s) <b>13.1mph</b> @ 1:18:40 (60s) <b>12.7mph</b> @ 1:18:40 (300s)	<b>6.5mph</b> at 1:17:44 <b>6.6mph</b> @ 1:17:44 (1s) <b>7.0mph</b> @ 1:17:45 (3s) <b>11.9mph</b> @ 1:17:56 (60s) <b>12.0mph</b> @ 1:17:54 (300s)	3508 / 13.1mph	<b>22.6mph</b> at 1:18:09 <b>19.9mph</b> @ 1:18:09 (1s) <b>18.5mph</b> @ 1:18:15 (3s) <b>13.1mph</b> @ 1:18:41 (60s) <b>12.7mph</b> @ 1:18:41 (300s)	<b>6.0mph</b> at 1:17:43 <b>6.5mph</b> @ 1:17:44 (1s) <b>6.9mph</b> @ 1:17:44 (3s) <b>12.1mph</b> @ 1:17:56 (60s) <b>12.1mph</b> @ 1:17:54 (300s)	551 / 13.2mph	<b>18.9mph</b> at 1:18:14 <b>18.7mph</b> @ 1:18:14 (1s) <b>18.0mph</b> @ 1:18:15 (3s) <b>13.1mph</b> @ 1:18:40 (60s) <b>12.9mph</b> @ 1:18:40 (300s)	<b>8.7mph</b> at 1:17:44 <b>8.8mph</b> @ 1:17:44 (1s) <b>9.1mph</b> @ 1:17:45 (3s) <b>12.4mph</b> @ 1:17:56 (60s) <b>12.4mph</b> @ 1:17:55 (300s)	811 / 13.1mph
2022-01-29 08:17:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:16:41 PM EST to 2022-01-29 08:17:41 PM EST (60s)</b>	992.75mb	12.14V	15.9°F 95%	24.1°F	WNW (300°)	<b>19.1mph</b> at 1:17:10 <b>18.3mph</b> @ 1:17:10 (1s) <b>16.8mph</b> @ 1:17:12 (3s) <b>12.3mph</b> @ 1:17:40 (60s) <b>12.6mph</b> @ 1:16:41 (300s)	<b>7.6mph</b> at 1:16:46 <b>8.1mph</b> @ 1:16:47 (1s) <b>9.0mph</b> @ 1:16:48 (3s) <b>11.1mph</b> @ 1:17:03 (60s) <b>12.0mph</b> @ 1:17:28 (300s)	3285 / 12.3mph	<b>19.8mph</b> at 1:17:05 <b>17.9mph</b> @ 1:17:05 (1s) <b>16.4mph</b> @ 1:17:06 (3s) <b>12.5mph</b> @ 1:17:31 (60s) <b>12.6mph</b> @ 1:16:41 (300s)	<b>6.4mph</b> at 1:16:50 <b>7.3mph</b> @ 1:16:51 (1s) <b>8.5mph</b> @ 1:16:51 (3s) <b>11.3mph</b> @ 1:17:04 (60s) <b>12.2mph</b> @ 1:17:27 (300s)	522 / 12.5mph	<b>16.3mph</b> at 1:17:06 <b>16.1mph</b> @ 1:17:06 (1s) <b>15.5mph</b> @ 1:17:07 (3s) <b>12.6mph</b> @ 1:17:34 (60s) <b>12.6mph</b> @ 1:16:41 (300s)	<b>9.2mph</b> at 1:16:50 <b>9.3mph</b> @ 1:16:51 (1s) <b>9.5mph</b> @ 1:16:51 (3s) <b>11.5mph</b> @ 1:16:54 (60s) <b>12.4mph</b> @ 1:17:29 (300s)	774 / 12.6mph
2022-01-29 08:16:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:15:41 PM EST to 2022-01-29 08:16:41 PM EST (60s)</b>	992.76mb	12.15V	15.9°F 95%	24.1°F	NW (304°)	<b>16.8mph</b> at 1:16:00 <b>16.3mph</b> @ 1:15:59 (1s) <b>15.9mph</b> @ 1:16:01 (3s) <b>14.8mph</b> @ 1:15:46 (60s) <b>13.1mph</b> @ 1:15:45 (300s)	<b>7.0mph</b> at 1:16:26 <b>7.4mph</b> @ 1:16:27 (1s) <b>8.1mph</b> @ 1:16:23 (3s) <b>11.6mph</b> @ 1:16:40 (60s) <b>12.6mph</b> @ 1:16:40 (300s)	3078 / 11.6mph	<b>17.9mph</b> at 1:15:45 <b>16.2mph</b> @ 1:15:46 (1s) <b>16.0mph</b> @ 1:15:41 (3s) <b>14.7mph</b> @ 1:15:47 (60s) <b>13.1mph</b> @ 1:15:46 (300s)	<b>6.9mph</b> at 1:16:26 <b>7.6mph</b> @ 1:16:26 (1s) <b>8.8mph</b> @ 1:16:22 (3s) <b>11.8mph</b> @ 1:16:40 (60s) <b>12.6mph</b> @ 1:16:40 (300s)	493 / 11.8mph	<b>16.0mph</b> at 1:16:07 <b>15.7mph</b> @ 1:16:08 (1s) <b>16.5mph</b> @ 1:15:41 (3s) <b>14.8mph</b> @ 1:15:48 (60s) <b>13.3mph</b> @ 1:15:46 (300s)	<b>8.6mph</b> at 1:16:21 <b>8.7mph</b> @ 1:16:22 (1s) <b>8.7mph</b> @ 1:16:22 (3s) <b>12.1mph</b> @ 1:16:40 (60s) <b>12.8mph</b> @ 1:16:40 (300s)	745 / 12.1mph
2022-01-29 08:15:53 PM EST  <b>2022-01-29 08:14:41 PM EST to 2022-01-29 08:15:41 PM EST (60s)</b>	992.76mb	12.15V	15.9°F 95%	24.1°F	NW (311°)	<b>22.3mph</b> at 1:15:18 <b>20.7mph</b> @ 1:15:18 (1s) <b>19.0mph</b> @ 1:15:38 (3s) <b>14.6mph</b> @ 1:15:41 (60s) <b>13.1mph</b> @ 1:15:41 (300s)	<b>8.7mph</b> at 1:14:42 <b>8.7mph</b> @ 1:14:41 (1s) <b>9.1mph</b> @ 1:14:42 (3s) <b>12.0mph</b> @ 1:14:43 (60s) <b>12.9mph</b> @ 1:14:52 (300s)	3923 / 14.6mph	<b>24.2mph</b> at 1:15:22 <b>21.0mph</b> @ 1:15:22 (1s) <b>19.0mph</b> @ 1:15:38 (3s) <b>14.4mph</b> @ 1:15:40 (60s) <b>13.0mph</b> @ 1:15:19 (300s)	<b>8.4mph</b> at 1:14:59 <b>9.2mph</b> @ 1:15:06 (1s) <b>9.8mph</b> @ 1:14:41 (3s) <b>12.1mph</b> @ 1:14:41 (60s) <b>12.9mph</b> @ 1:15:33 (300s)	604 / 14.4mph	<b>18.1mph</b> at 1:15:22 <b>17.9mph</b> @ 1:15:22 (1s) <b>17.4mph</b> @ 1:15:39 (3s) <b>14.5mph</b> @ 1:15:40 (60s) <b>13.4mph</b> @ 1:14:41 (300s)	<b>10.7mph</b> at 1:15:07 <b>10.8mph</b> @ 1:14:45 (1s) <b>11.4mph</b> @ 1:14:42 (3s) <b>12.3mph</b> @ 1:14:41 (60s) <b>13.2mph</b> @ 1:15:34 (300s)	901 / 14.5mph

<b>PM EST</b> (60s)													
2022-01-29 08:14:53 PM EST	992.79mb	12.13V	15.9°F 95%	24.1°F	<b>WNW</b> <b>(303°)</b>	<b>16.8mph</b> at 1:14:19	<b>7.9mph</b> at 1:14:34	3202 / 12.0mph	<b>19.2mph</b> at 1:13:50	<b>8.1mph</b> at 1:14:36	508 / 12.2mph	<b>15.1mph</b> at 1:13:51	<b>10.0mph</b> at 1:13:43
<b>2022-01-29</b> <b>08:13:41</b>						<b>15.8mph</b> @ 1:14:19 (1s)	<b>8.4mph</b> @ 1:14:40 (1s)		<b>16.5mph</b> @ 1:13:51	<b>8.7mph</b> @ 1:14:36 (1s)		<b>15.0mph</b> @ 1:13:52 (1s)	<b>10.0mph</b> @ 1:13:41 (1s)
<b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:14:41</b> PM EST (60s)						<b>14.8mph</b> @ 1:14:20 (3s)	<b>9.1mph</b> @ 1:14:03 (3s)		<b>14.8mph</b> @ 1:13:53 (3s)	<b>9.6mph</b> @ 1:14:36 (3s)		<b>14.6mph</b> @ 1:13:53 (3s)	<b>9.7mph</b> @ 1:13:41 (3s)
						<b>12.1mph</b> @ 1:14:38 (60s)	<b>10.1mph</b> @ 1:13:45 (60s)		<b>12.2mph</b> @ 1:14:38 (60s)	<b>10.4mph</b> @ 1:13:43 (60s)		<b>12.3mph</b> @ 1:14:40 (60s)	<b>10.8mph</b> @ 1:14:05 (60s)
						<b>13.4mph</b> @ 1:13:41 (300s)	<b>13.0mph</b> @ 1:14:40 (300s)		<b>13.4mph</b> @ 1:13:41 (300s)	<b>13.0mph</b> @ 1:14:41 (300s)		<b>13.8mph</b> @ 1:13:41 (300s)	<b>13.4mph</b> @ 1:14:40 (300s)
2022-01-29 08:13:53 PM EST	992.75mb	12.13V	15.9°F 95%	24.1°F	<b>WNW</b> <b>(301°)</b>	<b>15.4mph</b> at 1:13:14	<b>5.2mph</b> at 1:13:11	2690 / 10.2mph	<b>20.9mph</b> at 1:12:51	<b>5.6mph</b> at 1:13:32	437 / 10.5mph	<b>16.3mph</b> at 1:12:52	<b>7.3mph</b> at 1:13:33
<b>2022-01-29</b> <b>08:12:41</b>						<b>14.5mph</b> @ 1:12:52 (1s)	<b>5.3mph</b> @ 1:13:11 (1s)		<b>18.8mph</b> @ 1:12:51 (1s)	<b>6.1mph</b> @ 1:13:32 (1s)		<b>16.1mph</b> @ 1:12:52 (1s)	<b>7.4mph</b> @ 1:13:33 (1s)
<b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:13:41</b> PM EST (60s)						<b>13.6mph</b> @ 1:12:53 (3s)	<b>6.3mph</b> @ 1:13:12 (3s)		<b>17.1mph</b> @ 1:12:52 (3s)	<b>6.4mph</b> @ 1:13:34 (3s)		<b>15.5mph</b> @ 1:12:54 (3s)	<b>7.6mph</b> @ 1:13:34 (3s)
						<b>14.5mph</b> @ 1:12:41 (60s)	<b>10.1mph</b> @ 1:13:37 (60s)		<b>14.4mph</b> @ 1:12:41 (60s)	<b>10.4mph</b> @ 1:13:36 (60s)		<b>14.4mph</b> @ 1:12:41 (60s)	<b>10.8mph</b> @ 1:13:38 (60s)
						<b>14.8mph</b> @ 1:12:41 (300s)	<b>13.4mph</b> @ 1:13:40 (300s)		<b>14.7mph</b> @ 1:12:41 (300s)	<b>13.4mph</b> @ 1:13:40 (300s)		<b>15.0mph</b> @ 1:12:41 (300s)	<b>13.8mph</b> @ 1:13:41 (300s)
2022-01-29 08:12:53 PM EST	992.67mb	12.13V	15.9°F 94%	24.1°F	<b>NW</b> <b>(317°)</b>	<b>22.8mph</b> at 1:11:57	<b>7.5mph</b> at 1:12:38	3893 / 14.5mph	<b>24.0mph</b> at 1:11:56	<b>6.6mph</b> at 1:12:38	606 / 14.4mph	<b>19.7mph</b> at 1:11:56	<b>8.7mph</b> at 1:12:38
<b>2022-01-29</b> <b>08:11:41</b>						<b>22.2mph</b> @ 1:11:57 (1s)	<b>7.6mph</b> @ 1:12:38 (1s)		<b>21.4mph</b> @ 1:11:56 (1s)	<b>7.1mph</b> @ 1:12:38 (1s)		<b>19.5mph</b> @ 1:11:57 (1s)	<b>8.7mph</b> @ 1:12:38 (1s)
<b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:12:41</b> PM EST (60s)						<b>20.8mph</b> @ 1:11:58 (3s)	<b>8.4mph</b> @ 1:12:39 (3s)		<b>20.1mph</b> @ 1:11:58 (3s)	<b>7.8mph</b> @ 1:12:38 (3s)		<b>19.1mph</b> @ 1:11:58 (3s)	<b>9.0mph</b> @ 1:12:39 (3s)
						<b>15.5mph</b> @ 1:12:33 (60s)	<b>14.0mph</b> @ 1:11:41 (60s)		<b>15.5mph</b> @ 1:12:33 (60s)	<b>13.7mph</b> @ 1:11:41 (60s)		<b>15.4mph</b> @ 1:12:10 (60s)	<b>14.3mph</b> @ 1:11:41 (60s)
						<b>15.2mph</b> @ 1:12:07 (300s)	<b>14.7mph</b> @ 1:11:41 (300s)		<b>15.2mph</b> @ 1:12:07 (300s)	<b>14.6mph</b> @ 1:11:41 (300s)		<b>15.4mph</b> @ 1:12:07 (300s)	<b>14.9mph</b> @ 1:11:41 (300s)
2022-01-29 08:11:53 PM EST	992.56mb	12.14V	15.9°F 94%	24.1°F	<b>NW</b> <b>(315°)</b>	<b>24.0mph</b> at 1:11:37	<b>7.6mph</b> at 1:10:41	3743 / 14.0mph	<b>25.0mph</b> at 1:11:36	<b>6.6mph</b> at 1:10:42	574 / 13.7mph	<b>18.7mph</b> at 1:11:39	<b>10.2mph</b> at 1:10:42
<b>2022-01-29</b> <b>08:10:41</b>						<b>22.8mph</b> @ 1:11:37 (1s)	<b>8.0mph</b> @ 1:10:41 (1s)		<b>21.9mph</b> @ 1:11:37 (1s)	<b>7.3mph</b> @ 1:10:42 (1s)		<b>18.4mph</b> @ 1:11:39 (1s)	<b>10.8mph</b> @ 1:10:43 (1s)
<b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:11:41</b> PM EST (60s)						<b>20.5mph</b> @ 1:11:39 (3s)	<b>8.6mph</b> @ 1:10:42 (3s)		<b>19.8mph</b> @ 1:11:39 (3s)	<b>8.7mph</b> @ 1:10:43 (3s)		<b>18.0mph</b> @ 1:11:40 (3s)	<b>10.8mph</b> @ 1:10:43 (3s)
						<b>14.9mph</b> @ 1:11:17 (60s)	<b>13.2mph</b> @ 1:11:34 (60s)		<b>14.8mph</b> @ 1:11:19 (60s)	<b>13.0mph</b> @ 1:11:34 (60s)		<b>15.3mph</b> @ 1:11:19 (60s)	<b>13.9mph</b> @ 1:11:36 (60s)
						<b>14.7mph</b> @ 1:11:41 (300s)	<b>13.8mph</b> @ 1:10:42 (300s)		<b>14.6mph</b> @ 1:11:40 (300s)	<b>13.8mph</b> @ 1:10:43 (300s)		<b>14.9mph</b> @ 1:11:40 (300s)	<b>14.0mph</b> @ 1:10:43 (300s)
2022-01-29 08:10:53 PM EST	992.62mb	12.14V	15.9°F 94%	24.1°F	<b>NW</b> <b>(309°)</b>	<b>26.8mph</b> at 1:10:26	<b>6.7mph</b> at 1:10:11	3808 / 14.2mph	<b>25.4mph</b> at 1:10:26	<b>6.2mph</b> at 1:10:11	607 / 14.5mph	<b>21.8mph</b> at 1:10:26	<b>10.4mph</b> at 1:10:13
<b>2022-01-29</b> <b>08:09:40</b>						<b>24.5mph</b> @ 1:10:27 (1s)	<b>6.9mph</b> @ 1:10:11 (1s)		<b>26.8mph</b> @ 1:10:25 (NoQC)	<b>6.9mph</b> @ 1:10:12 (1s)		<b>21.7mph</b> @ 1:10:27 (1s)	<b>10.6mph</b> @ 1:10:13 (1s)
<b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:10:40</b> PM EST (60s)						<b>22.7mph</b> @ 1:10:29 (3s)	<b>7.8mph</b> @ 1:10:13 (3s)		<b>23.5mph</b> @ 1:10:27 (3s)	<b>7.4mph</b> @ 1:10:13 (3s)		<b>21.2mph</b> @ 1:10:29 (3s)	<b>10.9mph</b> @ 1:10:13 (3s)
						<b>14.4mph</b> @ 1:10:32 (60s)	<b>13.2mph</b> @ 1:10:14 (60s)		<b>14.6mph</b> @ 1:10:32 (60s)	<b>13.3mph</b> @ 1:10:13 (60s)		<b>15.1mph</b> @ 1:10:38 (60s)	<b>13.8mph</b> @ 1:10:14 (60s)
						<b>13.9mph</b> @ 1:10:36 (300s)	<b>13.3mph</b> @ 1:09:40 (300s)		<b>13.9mph</b> @ 1:10:36 (300s)	<b>13.3mph</b> @ 1:09:40 (300s)		<b>14.0mph</b> @ 1:10:37 (300s)	<b>13.4mph</b> @ 1:09:41 (300s)
2022-01-29 08:09:53 PM EST	992.60mb	12.12V	15.9°F 94%	24.1°F	<b>NW</b> <b>(307°)</b>	<b>22.4mph</b> at 1:08:42	<b>8.9mph</b> at 1:09:38	3828 / 14.3mph	<b>23.5mph</b> at 1:08:42	<b>8.3mph</b> at 1:09:31	595 / 14.2mph	<b>21.1mph</b> at 1:08:40	<b>11.0mph</b> at 1:09:22
<b>2022-01-29</b> <b>08:08:40</b>						<b>21.5mph</b> @ 1:08:42 (1s)	<b>9.6mph</b> @ 1:09:38 (1s)		<b>21.2mph</b> @ 1:08:41 (1s)	<b>9.4mph</b> @ 1:09:31 (1s)		<b>21.9mph</b> @ 1:08:40 (1s)	<b>11.2mph</b> @ 1:09:22 (1s)
<b>PM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>08:09:40</b> PM EST (60s)						<b>24.0mph</b> @ 1:08:40 (3s)	<b>10.4mph</b> @ 1:09:39 (3s)		<b>22.2mph</b> @ 1:08:40 (3s)	<b>10.4mph</b> @ 1:09:22 (3s)		<b>24.7mph</b> @ 1:08:40 (3s)	<b>11.6mph</b> @ 1:09:22 (3s)
						<b>16.9mph</b> @ 1:08:40 (60s)	<b>14.3mph</b> @ 1:09:39 (60s)		<b>16.7mph</b> @ 1:08:40 (60s)	<b>14.1mph</b> @ 1:09:40 (60s)		<b>16.6mph</b> @ 1:08:43 (60s)	<b>14.6mph</b> @ 1:09:39 (60s)
						<b>13.3mph</b> @ 1:09:37 (300s)	<b>12.6mph</b> @ 1:08:40 (300s)		<b>13.3mph</b> @ 1:09:36 (300s)	<b>12.6mph</b> @ 1:08:40 (300s)		<b>13.4mph</b> @ 1:09:39 (300s)	<b>12.8mph</b> @ 1:08:40 (300s)
2022-01-29 08:08:53 PM EST	992.33mb	12.13V	15.9°F 94%	24.1°F	<b>NW</b> <b>(309°)</b>	<b>32.1mph</b> at 1:08:36	<b>7.4mph</b> at 1:08:09	4553 / 16.9mph	<b>32.6mph</b> at 1:08:37	<b>7.5mph</b> at 1:08:09	705 / 16.7mph	<b>27.8mph</b> at 1:08:37	<b>10.9mph</b> at 1:08:09
<b>2022-01-29</b> <b>08:07:40</b>						<b>32.0mph</b> @ 1:08:36 (1s)	<b>7.7mph</b> @ 1:08:09 (1s)		<b>34.6mph</b> @ 1:08:36 (1s)	<b>8.5mph</b> @ 1:08:09 (1s)		<b>27.5mph</b> @ 1:08:37 (1s)	<b>11.1mph</b> @ 1:08:10 (1s)
<b>PM EST to</b>						<b>31.3mph</b> @ 1:08:37 (1s)	<b>8.5mph</b> @ 1:08:10 (3s)		<b>31.4mph</b> @ 1:08:36 (1s)	<b>9.7mph</b> @ 1:08:10 (3s)		<b>26.3mph</b> @ 1:08:38 (3s)	<b>11.4mph</b> @ 1:08:11 (3s)
						<b>29.6mph</b> @ 1:08:38 (3s)	<b>13.9mph</b> @ 1:07:40 (60s)		<b>30.7mph</b> @ 1:08:37 (1s)	<b>14.0mph</b> @ 1:07:40 (60s)		<b>17.2mph</b> @ 1:08:06 (60s)	<b>14.0mph</b> @ 1:07:40 (60s)
						<b>11.4mph</b>			<b>11.5mph</b>				



2022-01-29 08:08:40 PM EST (60s)						17.1mph @ 1:08:05 (60s) 12.6mph @ 1:08:39 (300s)	@ 1:07:40 (300s)		28.7mph @ 1:08:37 (3s) 17.1mph @ 1:08:05 (60s) 12.6mph @ 1:08:39 (300s)	@ 1:07:40 (300s)		12.8mph @ 1:08:39 (300s)	11.8mph @ 1:07:40 (300s)	
2022-01-29 08:07:53 PM EST	992.46mb	12.14V	16.0°F 95%	24.1°F	NW (305°)	28.4mph at 1:07:06 24.8mph @ 1:07:07 (1s) 23.1mph @ 1:07:09 (3s) 13.9mph @ 1:07:39 (60s) 11.4mph @ 1:06:43 (300s)	5.9mph at 1:06:46 6.0mph @ 1:06:46 (1s) 6.5mph @ 1:06:47 (3s) 9.4mph @ 1:07:02 (60s) 10.9mph @ 1:07:06 (300s)	3715 / 13.9mph	29.5mph at 1:07:06 29.8mph @ 1:07:06 (NoQC) 25.7mph @ 1:07:07 (1s) 23.5mph @ 1:07:08 (3s) 14.0mph @ 1:07:39 (60s) 11.5mph @ 1:06:43 (300s)	5.1mph at 1:06:46 5.5mph @ 1:06:47 (1s) 6.0mph @ 1:06:47 (3s) 9.4mph @ 1:07:01 (60s) 11.0mph @ 1:07:06 (300s)	587 / 14.0mph	22.2mph at 1:07:08 21.9mph @ 1:07:08 (1s) 21.1mph @ 1:07:09 (3s) 14.0mph @ 1:07:01 (60s) 11.8mph @ 1:06:40 (300s)	7.2mph at 1:06:47 7.3mph @ 1:06:47 (1s) 7.4mph @ 1:06:47 (3s) 9.5mph @ 1:07:03 (60s) 11.3mph @ 1:07:06 (300s)	871 / 14.1mph
2022-01-29 08:06:53 PM EST	992.58mb	12.13V	16.0°F 95%	24.1°F	WNW (302°)	14.8mph at 1:06:00 14.3mph @ 1:06:00 (1s) 13.2mph @ 1:05:40 (3s) 11.6mph @ 1:05:42 (60s) 11.7mph @ 1:05:40 (300s)	6.7mph at 1:06:18 6.8mph @ 1:06:19 (1s) 7.9mph @ 1:06:20 (3s) 9.9mph @ 1:06:39 (60s) 11.4mph @ 1:06:39 (300s)	2616 / 9.9mph	16.1mph at 1:06:00 14.2mph @ 1:06:00 (1s) 13.3mph @ 1:05:40 (3s) 11.5mph @ 1:05:40 (60s) 11.8mph @ 1:05:40 (300s)	7.1mph at 1:06:33 7.7mph @ 1:05:48 (1s) 8.2mph @ 1:05:48 (3s) 9.9mph @ 1:06:40 (60s) 11.5mph @ 1:06:39 (300s)	412 / 9.9mph	13.7mph at 1:06:00 13.4mph @ 1:06:00 (1s) 13.1mph @ 1:05:40 (3s) 11.9mph @ 1:05:40 (60s) 12.1mph @ 1:05:41 (300s)	8.0mph at 1:06:33 8.1mph @ 1:06:33 (1s) 8.3mph @ 1:06:34 (3s) 10.1mph @ 1:06:39 (60s) 11.8mph @ 1:06:39 (300s)	615 / 10.1mph
2022-01-29 08:05:53 PM EST	992.56mb	12.15V	16.0°F 95%	24.1°F	WNW (303°)	18.4mph at 1:04:50 16.8mph @ 1:04:51 (1s) 15.2mph @ 1:04:52 (3s) 12.2mph @ 1:05:04 (60s) 11.8mph @ 1:04:36 (300s)	8.1mph at 1:05:23 8.3mph @ 1:05:24 (1s) 8.9mph @ 1:05:09 (3s) 10.7mph @ 1:04:35 (60s) 11.6mph @ 1:04:58 (300s)	3086 / 11.6mph	18.7mph at 1:04:50 16.6mph @ 1:04:50 (1s) 15.7mph @ 1:04:51 (3s) 12.4mph @ 1:05:04 (60s) 12.0mph @ 1:04:36 (300s)	6.5mph at 1:05:23 7.3mph @ 1:05:24 (1s) 8.3mph @ 1:05:11 (3s) 11.1mph @ 1:04:35 (60s) 11.7mph @ 1:05:11 (300s)	479 / 11.5mph	15.4mph at 1:04:51 15.2mph @ 1:04:51 (1s) 14.9mph @ 1:04:52 (3s) 11.9mph @ 1:05:05 (60s) 12.2mph @ 1:04:38 (300s)	9.0mph at 1:05:09 9.1mph @ 1:05:09 (1s) 9.3mph @ 1:05:11 (3s) 11.5mph @ 1:04:35 (60s) 12.0mph @ 1:05:11 (300s)	729 / 11.9mph
2022-01-29 08:04:53 PM EST	992.53mb	12.14V	16.0°F 95%	24.1°F	NW (305°)	15.8mph at 1:04:25 14.9mph @ 1:04:16 (1s) 14.4mph @ 1:04:17 (3s) 10.8mph @ 1:03:35 (60s) 11.7mph @ 1:04:34 (300s)	6.2mph at 1:03:43 6.5mph @ 1:03:43 (1s) 7.2mph @ 1:03:44 (3s) 9.8mph @ 1:04:05 (60s) 11.4mph @ 1:04:02 (300s)	2836 / 10.7mph	17.8mph at 1:04:12 15.6mph @ 1:04:12 (1s) 14.4mph @ 1:04:13 (3s) 11.2mph @ 1:03:35 (60s) 11.9mph @ 1:04:34 (300s)	6.6mph at 1:03:54 7.3mph @ 1:03:54 (1s) 8.0mph @ 1:03:37 (3s) 10.3mph @ 1:04:05 (60s) 11.5mph @ 1:04:05 (300s)	464 / 11.1mph	15.6mph at 1:04:12 15.3mph @ 1:04:13 (1s) 15.0mph @ 1:04:17 (3s) 11.5mph @ 1:03:35 (60s) 12.2mph @ 1:04:35 (300s)	8.6mph at 1:03:44 8.7mph @ 1:03:44 (1s) 8.9mph @ 1:03:45 (3s) 10.7mph @ 1:04:06 (60s) 11.8mph @ 1:04:05 (300s)	704 / 11.5mph
2022-01-29 08:03:53 PM EST	992.47mb	12.14V	16.0°F 95%	24.1°F	WNW (303°)	15.0mph at 1:02:41 14.1mph @ 1:03:04 (1s) 13.2mph @ 1:03:05 (3s) 14.2mph @ 1:02:38 (60s) 11.6mph @ 1:03:34 (300s)	7.1mph at 1:03:12 7.6mph @ 1:03:12 (1s) 8.4mph @ 1:02:49 (3s) 10.8mph @ 1:03:34 (60s) 11.3mph @ 1:02:35 (300s)	2867 / 10.8mph	16.2mph at 1:02:42 14.7mph @ 1:02:42 (1s) 14.3mph @ 1:02:43 (3s) 14.1mph @ 1:02:38 (60s) 11.7mph @ 1:03:34 (300s)	5.9mph at 1:02:48 6.9mph @ 1:02:48 (1s) 8.0mph @ 1:02:49 (3s) 11.2mph @ 1:03:35 (60s) 11.4mph @ 1:02:35 (300s)	469 / 11.3mph	13.5mph at 1:02:42 13.4mph @ 1:02:42 (1s) 13.0mph @ 1:02:43 (3s) 14.3mph @ 1:02:40 (60s) 11.9mph @ 1:03:34 (300s)	9.3mph at 1:02:50 9.4mph @ 1:02:50 (1s) 9.5mph @ 1:02:52 (3s) 11.5mph @ 1:03:34 (60s) 11.6mph @ 1:02:35 (300s)	703 / 11.5mph
2022-01-29 08:02:53 PM EST	992.44mb	12.15V	16.0°F 95%	24.1°F	NW (306°)	25.2mph at 1:01:55 20.8mph @ 1:01:56 (1s) 19.8mph @ 1:01:45 (3s) 14.2mph @ 1:02:27 (60s) 11.3mph @ 1:02:34 (300s)	6.6mph at 1:01:37 6.9mph @ 1:01:37 (1s) 8.0mph @ 1:01:38 (3s) 11.2mph @ 1:01:39 (60s) 10.8mph @ 1:01:39 (300s)	3775 / 14.1mph	24.2mph at 1:01:43 25.8mph @ 1:01:55 (NoQC) 20.8mph @ 1:01:56 (1s) 19.4mph @ 1:01:46 (3s) 14.1mph @ 1:02:22 (60s) 11.4mph @ 1:02:08 (300s)	6.9mph at 1:01:35 7.5mph @ 1:01:36 (1s) 8.5mph @ 1:01:38 (3s) 11.1mph @ 1:01:39 (60s) 11.0mph @ 1:01:42 (300s)	589 / 14.0mph	19.7mph at 1:01:53 19.1mph @ 1:01:54 (1s) 18.6mph @ 1:01:56 (3s) 14.3mph @ 1:02:24 (60s) 11.6mph @ 1:02:11 (300s)	10.2mph at 1:01:38 10.3mph @ 1:01:38 (1s) 10.5mph @ 1:01:39 (3s) 11.4mph @ 1:01:39 (60s) 11.2mph @ 1:01:35 (300s)	880 / 14.2mph
2022-01-29 08:01:53 PM EST	992.48mb	12.15V	16.0°F 95%	24.1°F	NW (311°)	17.4mph at 1:00:52 16.4mph @ 1:00:53 (1s) 15.6mph @ 1:00:53 (3s)	6.7mph at 1:01:02 7.1mph @ 1:01:02 (1s) 7.7mph @ 1:01:02 (3s)	3050 / 11.5mph	17.4mph at 1:00:53 15.7mph @ 1:00:53 (1s) 15.2mph @ 1:00:53 (3s)	6.7mph at 1:01:05 7.1mph @ 1:01:06 (1s) 7.4mph @ 1:01:06 (3s)	470 / 11.3mph	14.4mph at 1:00:55 14.3mph @ 1:00:55 (1s) 14.1mph @ 1:00:55 (3s)	8.1mph at 1:01:08 8.2mph @ 1:01:08 (1s) 8.3mph @ 1:01:08 (3s)	703 / 11.5mph

2022-01-29 08:00:35 PM EST to 2022-01-29 08:01:35 PM EST (60s)						@ 1:00:55 (3s) <b>11.8mph</b> @ 1:00:46 (60s) <b>11.3mph</b> @ 1:00:37 (300s)	1:01:04 (3s) <b>10.9mph</b> @ 1:01:10 (60s) <b>10.8mph</b> @ 1:01:33 (300s)		@ 1:00:55 (3s) <b>12.2mph</b> @ 1:00:46 (60s) <b>11.5mph</b> @ 1:00:37 (300s)	1:01:06 (3s) <b>12.3mph</b> @ 1:01:11 (60s) <b>11.0mph</b> @ 1:01:33 (300s)		@ 1:00:56 (3s) <b>11.0mph</b> @ 1:00:38 (60s) <b>11.6mph</b> @ 1:00:39 (300s)	1:01:09 (3s) <b>11.0mph</b> @ 1:01:11 (60s) <b>11.2mph</b> @ 1:01:34 (300s)	
2022-01-29 08:00:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:59:35 PM EST to 2022-01-29 08:00:35 PM EST (60s)</b>	992.46mb	12.14V	16.0°F 95%	24.1°F	NW (304°)	<b>19.4mph</b> at 0:59:47 <b>18.4mph</b> @ 0:59:49 (1s) <b>17.2mph</b> @ 0:59:49 (1s) <b>11.6mph</b> @ 1:00:34 (60s) <b>11.4mph</b> @ 0:59:58 (300s)	<b>7.1mph</b> at 1:00:11 <b>7.3mph</b> @ 1:00:11 (1s) <b>7.8mph</b> @ 1:00:11 (3s) <b>10.1mph</b> @ 0:59:46 (60s) <b>11.2mph</b> @ 1:00:22 (300s)	3088  / 11.6mph	<b>20.9mph</b> at 0:59:48 <b>19.0mph</b> @ 0:59:49 (1s) <b>18.5mph</b> @ 0:59:49 (1s) <b>12.0mph</b> @ 1:00:35 (60s) <b>11.6mph</b> @ 1:00:09 (300s)	<b>6.9mph</b> at 1:00:15 <b>7.4mph</b> @ 1:00:15 (1s) <b>8.1mph</b> @ 1:00:16 (3s) <b>8.1mph</b> @ 0:59:35 (60s) <b>11.5mph</b> @ 0:59:45 (300s)	505  / 12.1mph	<b>17.2mph</b> at 0:59:50 <b>17.0mph</b> @ 0:59:50 (1s) <b>16.7mph</b> @ 0:59:50 (1s) <b>12.2mph</b> @ 1:00:35 (60s) <b>11.7mph</b> @ 0:59:35 (300s)	<b>8.1mph</b> at 1:00:18 <b>8.1mph</b> @ 1:00:18 (1s) <b>8.4mph</b> @ 1:00:19 (3s) <b>10.4mph</b> @ 0:59:35 (60s) <b>11.6mph</b> @ 1:00:34 (300s)	750  / 12.2mph
2022-01-29 07:59:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:58:35 PM EST to 2022-01-29 07:59:35 PM EST (60s)</b>	992.48mb	12.14V	16.0°F 95%	24.1°F	NW (304°)	<b>16.0mph</b> at 0:58:52 <b>15.6mph</b> @ 0:58:42 (1s) <b>14.6mph</b> @ 0:58:43 (3s) <b>10.7mph</b> @ 0:59:17 (60s) <b>12.2mph</b> @ 0:59:06 (300s)	<b>6.2mph</b> at 0:59:20 <b>6.4mph</b> @ 0:59:21 (1s) <b>6.6mph</b> @ 0:59:22 (3s) <b>9.2mph</b> @ 0:58:35 (60s) <b>11.3mph</b> @ 0:59:34 (300s)	2693  / 10.2mph	<b>17.0mph</b> at 0:58:51 <b>15.1mph</b> @ 0:58:52 (1s) <b>14.7mph</b> @ 0:58:52 (3s) <b>10.8mph</b> @ 0:59:17 (60s) <b>12.4mph</b> @ 0:59:06 (300s)	<b>5.5mph</b> at 0:59:23 <b>6.0mph</b> @ 0:59:24 (1s) <b>6.2mph</b> @ 0:59:23 (3s) <b>9.6mph</b> @ 0:58:35 (60s) <b>11.5mph</b> @ 0:59:35 (300s)	423  / 10.2mph	<b>14.0mph</b> at 0:58:52 <b>13.8mph</b> @ 0:58:53 (1s) <b>13.4mph</b> @ 0:58:54 (3s) <b>10.8mph</b> @ 0:59:18 (60s) <b>12.5mph</b> @ 0:59:07 (300s)	<b>7.9mph</b> at 0:59:26 <b>7.9mph</b> @ 0:59:27 (1s) <b>8.1mph</b> @ 0:59:28 (3s) <b>9.9mph</b> @ 0:58:35 (60s) <b>11.7mph</b> @ 0:59:34 (300s)	632  / 10.4mph
2022-01-29 07:58:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:57:35 PM EST to 2022-01-29 07:58:35 PM EST (60s)</b>	992.46mb	12.14V	16.0°F 95%	24.1°F	NW (305°)	<b>14.0mph</b> at 0:58:00 <b>13.5mph</b> @ 0:58:01 (1s) <b>12.7mph</b> @ 0:58:02 (3s) <b>11.8mph</b> @ 0:57:35 (60s) <b>12.9mph</b> @ 0:57:35 (300s)	<b>6.6mph</b> at 0:57:38 <b>6.8mph</b> @ 0:57:38 (1s) <b>7.3mph</b> @ 0:57:46 (3s) <b>9.2mph</b> @ 0:58:33 (60s) <b>12.0mph</b> @ 0:58:29 (300s)	2424  / 9.2mph	<b>14.3mph</b> at 0:57:42 <b>12.9mph</b> @ 0:58:17 (1s) <b>12.2mph</b> @ 0:57:42 (1s) <b>12.0mph</b> @ 0:57:35 (60s) <b>13.1mph</b> @ 0:57:35 (300s)	<b>6.0mph</b> at 0:58:10 <b>6.6mph</b> @ 0:58:10 (1s) <b>7.2mph</b> @ 0:57:46 (3s) <b>9.5mph</b> @ 0:58:25 (60s) <b>12.2mph</b> @ 0:58:29 (300s)	395  / 9.5mph	<b>12.5mph</b> at 0:57:59 <b>12.3mph</b> @ 0:57:59 (1s) <b>12.3mph</b> @ 0:58:02 (1s) <b>11.9mph</b> @ 0:57:35 (60s) <b>13.2mph</b> @ 0:57:35 (300s)	<b>8.4mph</b> at 0:58:15 <b>8.4mph</b> @ 0:58:15 (1s) <b>8.6mph</b> @ 0:58:13 (3s) <b>9.9mph</b> @ 0:58:34 (60s) <b>12.4mph</b> @ 0:58:35 (300s)	604  / 10.0mph
2022-01-29 07:57:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:56:35 PM EST to 2022-01-29 07:57:35 PM EST (60s)</b>	992.49mb	12.14V	16.0°F 95%	24.1°F	NW (306°)	<b>18.3mph</b> at 0:56:42 <b>17.1mph</b> @ 0:56:42 (1s) <b>16.2mph</b> @ 0:56:44 (3s) <b>13.5mph</b> @ 0:56:35 (60s) <b>13.1mph</b> @ 0:57:24 (300s)	<b>6.6mph</b> at 0:57:27 <b>6.8mph</b> @ 0:57:27 (1s) <b>7.9mph</b> @ 0:57:28 (3s) <b>11.8mph</b> @ 0:57:34 (60s) <b>12.9mph</b> @ 0:57:08 (300s)	3131  / 11.8mph	<b>19.7mph</b> at 0:56:42 <b>17.5mph</b> @ 0:56:42 (1s) <b>16.2mph</b> @ 0:56:44 (3s) <b>13.7mph</b> @ 0:56:37 (60s) <b>13.3mph</b> @ 0:57:24 (300s)	<b>6.6mph</b> at 0:57:27 <b>7.0mph</b> @ 0:57:00 (1s) <b>7.9mph</b> @ 0:57:01 (3s) <b>11.9mph</b> @ 0:57:34 (60s) <b>13.0mph</b> @ 0:57:03 (300s)	500  / 12.0mph	<b>15.3mph</b> at 0:57:15 <b>15.1mph</b> @ 0:57:16 (1s) <b>15.3mph</b> @ 0:56:45 (3s) <b>13.5mph</b> @ 0:56:37 (60s) <b>13.4mph</b> @ 0:57:25 (300s)	<b>8.5mph</b> at 0:57:00 <b>8.5mph</b> @ 0:57:01 (1s) <b>8.8mph</b> @ 0:57:01 (3s) <b>11.9mph</b> @ 0:57:34 (60s) <b>13.2mph</b> @ 0:57:08 (300s)	732  / 11.9mph
2022-01-29 07:56:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:55:35 PM EST to 2022-01-29 07:56:35 PM EST (60s)</b>	992.39mb	12.13V	16.0°F 95%	24.1°F	WNW (303°)	<b>24.6mph</b> at 0:56:14 <b>23.5mph</b> @ 0:56:14 (1s) <b>21.9mph</b> @ 0:56:18 (3s) <b>13.6mph</b> @ 0:56:32 (60s) <b>13.1mph</b> @ 0:55:46 (300s)	<b>7.0mph</b> at 0:56:02 <b>7.5mph</b> @ 0:56:03 (1s) <b>8.8mph</b> @ 0:56:03 (3s) <b>11.6mph</b> @ 0:56:06 (60s) <b>12.8mph</b> @ 0:56:06 (300s)	3600  / 13.5mph	<b>25.1mph</b> at 0:56:14 <b>26.3mph</b> @ 0:56:14 (1s) <b>23.4mph</b> @ 0:56:14 (1s) <b>21.6mph</b> @ 0:56:16 (3s) <b>13.8mph</b> @ 0:56:33 (60s) <b>13.3mph</b> @ 0:55:46 (300s)	<b>6.6mph</b> at 0:56:02 <b>7.4mph</b> @ 0:56:02 (1s) <b>8.8mph</b> @ 0:56:03 (3s) <b>11.9mph</b> @ 0:56:06 (60s) <b>13.0mph</b> @ 0:56:06 (300s)	574  / 13.7mph	<b>20.0mph</b> at 0:56:15 <b>19.6mph</b> @ 0:56:16 (1s) <b>19.4mph</b> @ 0:56:17 (3s) <b>13.5mph</b> @ 0:56:34 (60s) <b>13.6mph</b> @ 0:56:47 (300s)	<b>9.3mph</b> at 0:56:03 <b>9.5mph</b> @ 0:56:04 (1s) <b>9.7mph</b> @ 0:56:04 (3s) <b>12.0mph</b> @ 0:56:08 (60s) <b>13.4mph</b> @ 0:56:08 (300s)	836  / 13.5mph
2022-01-29 07:55:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:54:35 PM EST to 2022-01-29 07:55:35 PM EST (60s)</b>	992.39mb	12.14V	16.0°F 95%	24.1°F	WNW (300°)	<b>18.9mph</b> at 0:54:35 <b>19.9mph</b> @ 0:54:35 (1s) <b>19.7mph</b> @ 0:54:35 (1s) <b>15.3mph</b> @ 0:55:06 (60s) <b>13.1mph</b> @ 0:55:31 (300s)	<b>7.9mph</b> at 0:55:18 <b>8.2mph</b> @ 0:55:19 (1s) <b>8.5mph</b> @ 0:55:20 (3s) <b>12.1mph</b> @ 0:55:34 (60s) <b>12.8mph</b> @ 0:54:35 (300s)	3221  / 12.1mph	<b>19.2mph</b> at 0:54:35 <b>19.1mph</b> @ 0:54:35 (1s) <b>18.8mph</b> @ 0:54:35 (1s) <b>15.3mph</b> @ 0:55:06 (60s) <b>13.3mph</b> @ 0:55:25 (300s)	<b>7.6mph</b> at 0:55:19 <b>8.4mph</b> @ 0:55:19 (1s) <b>8.8mph</b> @ 0:55:20 (3s) <b>12.3mph</b> @ 0:55:34 (60s) <b>13.1mph</b> @ 0:54:35 (300s)	516  / 12.3mph	<b>18.6mph</b> at 0:54:35 <b>18.6mph</b> @ 0:54:35 (1s) <b>19.2mph</b> @ 0:54:35 (3s) <b>15.7mph</b> @ 0:55:07 (60s) <b>13.6mph</b> @ 0:55:27 (300s)	<b>9.6mph</b> at 0:55:20 <b>9.7mph</b> @ 0:55:20 (1s) <b>9.8mph</b> @ 0:55:21 (3s) <b>12.8mph</b> @ 0:55:34 (60s) <b>13.3mph</b> @ 0:54:35 (300s)	790  / 12.8mph
2022-01-29 07:54:53	992.34mb	12.13V	16.0°F 95%	24.1°F	WNW (302°)	<b>25.3mph</b> at 0:54:21	<b>6.6mph</b> at 0:54:01	3669  / 	<b>24.5mph</b> at 0:54:22	<b>6.7mph</b> at 0:53:58	571  / 	<b>22.5mph</b> at 0:54:22	<b>8.5mph</b> at 0:53:46	861  / 

PM EST  2022-01-29 07:53:35 PM EST to 2022-01-29 07:54:35 PM EST (60s)						23.5mph @ 0:54:32 (1s) 21.8mph @ 0:54:23 (3s) 13.7mph @ 0:54:34 (60s) 13.1mph @ 0:53:35 (300s)	6.9mph @ 0:54:01 (1s) 7.2mph @ 0:54:01 (3s) 10.5mph @ 0:54:10 (60s) 12.5mph @ 0:54:10 (300s)	13.7mph	26.1mph @ 0:54:21 (NoQC) 22.2mph @ 0:54:22 (1s) 21.3mph @ 0:54:23 (3s) 13.6mph @ 0:53:35 (60s) 13.4mph @ 0:53:35 (300s)	7.4mph @ 0:53:58 (1s) 8.1mph @ 0:53:39 (3s) 11.0mph @ 0:54:10 (60s) 12.7mph @ 0:54:11 (300s)	13.6mph	22.2mph @ 0:54:22 (1s) 21.4mph @ 0:54:24 (3s) 14.3mph @ 0:53:35 (60s) 13.8mph @ 0:53:35 (300s)	8.6mph @ 0:53:46 (1s) 8.7mph @ 0:53:47 (3s) 11.3mph @ 0:54:12 (60s) 13.0mph @ 0:54:12 (300s)	13.9mph
2022-01-29 07:53:53 PM EST  2022-01-29 07:52:35 PM EST to 2022-01-29 07:53:35 PM EST (60s)	992.36mb	12.14V	16.0°F 95%	24.1°F	WNW (300°)	20.9mph at 0:52:59 19.7mph @ 0:53:07 (1s) 19.4mph @ 0:53:08 (3s) 14.4mph @ 0:53:23 (60s) 13.6mph @ 0:53:15 (300s)	5.6mph at 0:53:30 5.9mph @ 0:53:30 (1s) 6.8mph @ 0:53:32 (3s) 11.9mph @ 0:52:35 (60s) 13.1mph @ 0:53:34 (300s)	3592 / 13.4mph	21.7mph at 0:53:05 19.5mph @ 0:52:45 (1s) 18.8mph @ 0:53:07 (3s) 14.6mph @ 0:53:24 (60s) 14.0mph @ 0:53:15 (300s)	6.1mph at 0:53:31 6.7mph @ 0:53:31 (1s) 7.6mph @ 0:53:31 (3s) 12.0mph @ 0:52:35 (60s) 13.4mph @ 0:53:34 (300s)	574 / 13.7mph	18.8mph at 0:53:07 18.5mph @ 0:53:07 (1s) 18.1mph @ 0:53:08 (3s) 14.9mph @ 0:53:25 (60s) 14.2mph @ 0:53:16 (300s)	9.6mph at 0:53:31 9.7mph @ 0:53:31 (1s) 10.1mph @ 0:53:32 (3s) 12.4mph @ 0:52:36 (60s) 13.8mph @ 0:53:35 (300s)	888 / 14.3mph
2022-01-29 07:52:53 PM EST  2022-01-29 07:51:35 PM EST to 2022-01-29 07:52:35 PM EST (60s)	992.34mb	12.15V	16.0°F 95%	24.1°F	WNW (300°)	21.0mph at 0:52:28 19.8mph @ 0:52:29 (1s) 17.6mph @ 0:52:30 (3s) 14.1mph @ 0:51:35 (60s) 13.2mph @ 0:52:31 (300s)	6.5mph at 0:52:11 6.6mph @ 0:52:11 (1s) 7.6mph @ 0:52:12 (3s) 11.9mph @ 0:52:34 (60s) 12.9mph @ 0:51:49 (300s)	3160 / 11.9mph	20.5mph at 0:52:27 18.5mph @ 0:52:28 (1s) 17.5mph @ 0:52:29 (3s) 14.4mph @ 0:51:39 (60s) 13.6mph @ 0:52:31 (300s)	6.0mph at 0:52:11 6.6mph @ 0:52:11 (1s) 7.4mph @ 0:52:11 (3s) 12.0mph @ 0:52:35 (60s) 13.4mph @ 0:51:50 (300s)	501 / 12.0mph	16.6mph at 0:52:29 16.8mph @ 0:52:28 (NoQC) 16.4mph @ 0:52:29 (1s) 16.0mph @ 0:51:35 (3s) 14.5mph @ 0:51:40 (60s) 13.8mph @ 0:52:32 (300s)	9.5mph at 0:52:11 9.7mph @ 0:52:11 (1s) 10.0mph @ 0:52:13 (3s) 12.4mph @ 0:52:34 (60s) 13.6mph @ 0:51:51 (300s)	765 / 12.4mph
2022-01-29 07:51:53 PM EST  2022-01-29 07:50:35 PM EST to 2022-01-29 07:51:35 PM EST (60s)	992.22mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	WNW (302°)	22.6mph at 0:51:19 22.1mph @ 0:51:19 (1s) 18.7mph @ 0:51:21 (3s) 14.0mph @ 0:51:34 (60s) 13.0mph @ 0:51:34 (300s)	8.5mph at 0:51:10 8.9mph @ 0:51:12 (1s) 9.0mph @ 0:51:13 (3s) 11.0mph @ 0:50:35 (60s) 12.5mph @ 0:50:47 (300s)	3760 / 14.0mph	22.9mph at 0:51:18 21.0mph @ 0:51:19 (1s) 19.9mph @ 0:51:20 (3s) 14.4mph @ 0:51:33 (60s) 13.4mph @ 0:51:34 (300s)	8.1mph at 0:50:44 9.2mph @ 0:50:44 (1s) 9.9mph @ 0:50:46 (3s) 11.5mph @ 0:50:35 (60s) 12.8mph @ 0:50:48 (300s)	606 / 14.4mph	18.5mph at 0:51:20 18.3mph @ 0:51:20 (1s) 17.8mph @ 0:51:21 (3s) 14.4mph @ 0:51:34 (60s) 13.6mph @ 0:51:35 (300s)	10.8mph at 0:51:12 11.0mph @ 0:51:12 (1s) 11.1mph @ 0:51:13 (3s) 11.6mph @ 0:50:35 (60s) 13.0mph @ 0:50:48 (300s)	898 / 14.5mph
2022-01-29 07:50:53 PM EST  2022-01-29 07:49:50 PM EST to 2022-01-29 07:50:50 PM EST (60s)	992.21mb	12.13V	16.1°F 95%	24.1°F	WNW (299°)	17.0mph at 0:50:12 15.9mph @ 0:50:12 (1s) 15.2mph @ 0:50:14 (3s) 15.3mph @ 0:49:50 (60s) 12.8mph @ 0:50:25 (300s)	7.2mph at 0:50:20 7.6mph @ 0:50:20 (1s) 8.3mph @ 0:50:29 (3s) 10.9mph @ 0:50:46 (60s) 12.5mph @ 0:49:53 (300s)	2932 / 11.1mph	21.9mph at 0:50:11 19.8mph @ 0:50:11 (1s) 18.8mph @ 0:50:13 (3s) 15.7mph @ 0:49:50 (60s) 13.1mph @ 0:50:24 (300s)	6.5mph at 0:50:04 7.1mph @ 0:50:05 (1s) 7.6mph @ 0:50:27 (3s) 11.4mph @ 0:50:46 (60s) 12.6mph @ 0:49:53 (300s)	483 / 11.6mph	17.2mph at 0:50:11 17.0mph @ 0:50:12 (1s) 16.7mph @ 0:50:14 (3s) 16.0mph @ 0:49:50 (60s) 13.3mph @ 0:50:26 (300s)	8.6mph at 0:50:28 8.7mph @ 0:50:29 (1s) 8.8mph @ 0:50:29 (3s) 11.6mph @ 0:50:48 (60s) 13.0mph @ 0:49:54 (300s)	715 / 11.7mph
2022-01-29 07:49:53 PM EST  2022-01-29 07:48:50 PM EST to 2022-01-29 07:49:50 PM EST (60s)	992.21mb	12.12V	16.1°F 95%	24.1°F	WNW (297°)	26.0mph at 0:49:13 24.9mph @ 0:49:13 (1s) 21.9mph @ 0:49:15 (3s) 16.5mph @ 0:49:30 (60s) 12.5mph @ 0:49:46 (300s)	9.7mph at 0:49:47 10.1mph @ 0:49:47 (1s) 10.9mph @ 0:49:48 (3s) 13.6mph @ 0:48:50 (60s) 11.5mph @ 0:48:50 (300s)	4118 / 15.3mph	27.9mph at 0:49:14 28.5mph @ 0:48:14 (NoQC) 25.9mph @ 0:49:15 (1s) 24.5mph @ 0:49:16 (3s) 17.5mph @ 0:49:31 (60s) 12.7mph @ 0:49:49 (300s)	8.8mph at 0:49:03 10.3mph @ 0:49:03 (1s) 11.2mph @ 0:49:50 (3s) 14.2mph @ 0:48:50 (60s) 11.6mph @ 0:48:50 (300s)	663 / 15.8mph	24.0mph at 0:49:14 23.7mph @ 0:49:15 (1s) 22.9mph @ 0:49:16 (3s) 17.5mph @ 0:49:31 (60s) 13.0mph @ 0:49:49 (300s)	10.8mph at 0:49:49 11.1mph @ 0:49:49 (1s) 11.9mph @ 0:49:49 (3s) 14.4mph @ 0:48:50 (60s) 11.9mph @ 0:48:50 (300s)	999 / 16.0mph
2022-01-29 07:48:53 PM EST  2022-01-29 07:47:50 PM EST to 2022-01-29 07:48:50 PM EST (60s)	992.04mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	WNW (297°)	23.4mph at 0:48:21 22.4mph @ 0:48:33 (1s) 21.2mph @ 0:48:34 (3s) 13.7mph @ 0:48:46 (60s) 11.5mph @ 0:48:49 (300s)	5.9mph at 0:48:10 6.1mph @ 0:48:10 (1s) 6.8mph @ 0:48:12 (3s) 10.1mph @ 0:48:14 (60s) 10.7mph @ 0:48:15 (300s)	3650 / 13.7mph	25.4mph at 0:48:40 23.1mph @ 0:48:41 (1s) 22.4mph @ 0:48:41 (3s) 14.1mph @ 0:48:50 (60s) 11.6mph @ 0:48:50 (300s)	5.6mph at 0:48:10 6.0mph @ 0:48:10 (1s) 6.6mph @ 0:48:11 (3s) 10.3mph @ 0:48:14 (60s) 10.7mph @ 0:48:16 (300s)	596 / 14.2mph	21.4mph at 0:48:40 21.2mph @ 0:48:41 (1s) 20.9mph @ 0:48:41 (3s) 14.4mph @ 0:48:49 (60s) 11.9mph @ 0:48:49 (300s)	8.1mph at 0:48:13 8.2mph @ 0:48:13 (1s) 8.3mph @ 0:48:13 (3s) 10.9mph @ 0:48:15 (60s) 11.1mph @ 0:48:16 (300s)	897 / 14.5mph

2022-01-29 07:47:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:46:50 PM EST to 2022-01-29 07:47:50 PM EST (60s)</b>	992.07mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	<b>WNW (291°)</b>	<b>19.3mph</b> at 0:47:47 <b>18.5mph</b> @ 0:47:47 (1s) <b>16.3mph</b> @ 0:46:56 (60s) <b>11.7mph</b> @ 0:47:40 (60s) <b>11.0mph</b> @ 0:47:08 (300s)	<b>6.1mph</b> at 0:47:35 <b>6.3mph</b> @ 0:47:35 (1s) <b>7.5mph</b> @ 0:47:35 (3s) <b>10.6mph</b> @ 0:47:40 (60s) <b>10.7mph</b> @ 0:47:41 (300s)	2957 / 11.2mph	<b>19.6mph</b> at 0:46:54 <b>17.4mph</b> @ 0:47:48 (1s) <b>16.0mph</b> @ 0:47:49 (60s) <b>11.6mph</b> @ 0:46:56 (60s) <b>10.9mph</b> @ 0:47:23 (300s)	<b>5.3mph</b> at 0:47:35 <b>6.0mph</b> @ 0:47:36 (1s) <b>6.7mph</b> @ 0:47:37 (3s) <b>10.6mph</b> @ 0:47:23 (60s) <b>10.8mph</b> @ 0:47:40 (300s)	474 / 11.4mph	<b>16.5mph</b> at 0:47:48 <b>16.2mph</b> @ 0:47:48 (1s) <b>15.7mph</b> @ 0:47:50 (3s) <b>11.7mph</b> @ 0:46:50 (60s) <b>11.2mph</b> @ 0:47:25 (300s)	<b>8.2mph</b> at 0:47:39 <b>8.3mph</b> @ 0:47:37 (1s) <b>8.4mph</b> @ 0:47:39 (3s) <b>11.0mph</b> @ 0:47:28 (60s) <b>11.1mph</b> @ 0:47:43 (300s)	712 / 11.6mph
2022-01-29 07:46:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:45:50 PM EST to 2022-01-29 07:46:50 PM EST (60s)</b>	992.16mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	<b>NW (307°)</b>	<b>17.9mph</b> at 0:46:10 <b>16.9mph</b> @ 0:46:02 (1s) <b>15.9mph</b> @ 0:46:04 (3s) <b>13.1mph</b> @ 0:46:25 (60s) <b>10.9mph</b> @ 0:46:47 (300s)	<b>6.2mph</b> at 0:46:31 <b>6.4mph</b> @ 0:46:31 (1s) <b>7.2mph</b> @ 0:46:33 (3s) <b>10.9mph</b> @ 0:45:53 (60s) <b>10.3mph</b> @ 0:45:51 (300s)	3060 / 11.5mph	<b>21.0mph</b> at 0:45:57 <b>18.0mph</b> @ 0:45:58 (1s) <b>16.4mph</b> @ 0:46:04 (3s) <b>13.1mph</b> @ 0:46:26 (60s) <b>10.8mph</b> @ 0:46:47 (300s)	<b>6.0mph</b> at 0:46:31 <b>6.3mph</b> @ 0:46:31 (1s) <b>6.8mph</b> @ 0:46:32 (3s) <b>10.5mph</b> @ 0:45:51 (60s) <b>10.3mph</b> @ 0:45:51 (300s)	480 / 11.5mph	<b>15.9mph</b> at 0:46:02 <b>15.7mph</b> @ 0:46:06 (1s) <b>15.5mph</b> @ 0:46:04 (3s) <b>13.3mph</b> @ 0:46:26 (60s) <b>11.1mph</b> @ 0:46:49 (300s)	<b>8.1mph</b> at 0:46:32 <b>8.1mph</b> @ 0:46:32 (1s) <b>8.2mph</b> @ 0:46:34 (3s) <b>11.6mph</b> @ 0:45:50 (60s) <b>10.6mph</b> @ 0:45:52 (300s)	721 / 11.8mph
2022-01-29 07:45:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:44:50 PM EST to 2022-01-29 07:45:50 PM EST (60s)</b>	992.10mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	<b>NW (311°)</b>	<b>17.9mph</b> at 0:45:26 <b>16.8mph</b> @ 0:45:27 (1s) <b>15.0mph</b> @ 0:45:29 (3s) <b>10.9mph</b> @ 0:45:49 (60s) <b>10.5mph</b> @ 0:44:50 (300s)	<b>5.1mph</b> at 0:45:17 <b>5.3mph</b> @ 0:45:18 (1s) <b>5.9mph</b> @ 0:45:18 (3s) <b>9.3mph</b> @ 0:45:26 (60s) <b>10.1mph</b> @ 0:45:26 (300s)	2887 / 10.9mph	<b>18.5mph</b> at 0:45:29 <b>15.9mph</b> @ 0:45:30 (1s) <b>14.1mph</b> @ 0:45:37 (3s) <b>10.6mph</b> @ 0:44:55 (60s) <b>10.4mph</b> @ 0:44:50 (300s)	<b>5.1mph</b> at 0:45:16 <b>5.7mph</b> @ 0:45:16 (1s) <b>6.4mph</b> @ 0:45:18 (3s) <b>9.2mph</b> @ 0:45:26 (60s) <b>10.1mph</b> @ 0:45:26 (300s)	438 / 10.5mph	<b>14.4mph</b> at 0:45:39 <b>14.2mph</b> @ 0:45:40 (1s) <b>13.8mph</b> @ 0:45:41 (3s) <b>11.1mph</b> @ 0:45:49 (60s) <b>10.8mph</b> @ 0:44:50 (300s)	<b>7.6mph</b> at 0:45:01 <b>7.6mph</b> @ 0:45:01 (1s) <b>7.8mph</b> @ 0:45:02 (3s) <b>9.8mph</b> @ 0:45:27 (60s) <b>10.4mph</b> @ 0:45:28 (300s)	676 / 11.1mph
2022-01-29 07:44:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:43:50 PM EST to 2022-01-29 07:44:50 PM EST (60s)</b>	992.08mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	<b>WNW (302°)</b>	<b>16.6mph</b> at 0:44:22 <b>16.0mph</b> @ 0:44:22 (1s) <b>15.1mph</b> @ 0:44:23 (3s) <b>10.7mph</b> @ 0:43:52 (60s) <b>10.6mph</b> @ 0:44:26 (300s)	<b>6.1mph</b> at 0:44:40 <b>6.2mph</b> @ 0:44:40 (1s) <b>6.5mph</b> @ 0:44:42 (3s) <b>9.7mph</b> @ 0:44:15 (60s) <b>10.5mph</b> @ 0:44:49 (300s)	2669 / 10.1mph	<b>17.8mph</b> at 0:44:21 <b>15.9mph</b> @ 0:44:22 (1s) <b>15.0mph</b> @ 0:44:23 (3s) <b>10.8mph</b> @ 0:44:40 (60s) <b>10.6mph</b> @ 0:44:31 (300s)	<b>5.1mph</b> at 0:44:42 <b>5.6mph</b> @ 0:44:42 (1s) <b>5.8mph</b> @ 0:44:43 (3s) <b>9.6mph</b> @ 0:44:15 (60s) <b>10.4mph</b> @ 0:44:50 (300s)	436 / 10.5mph	<b>15.0mph</b> at 0:44:22 <b>14.7mph</b> @ 0:44:23 (1s) <b>14.1mph</b> @ 0:44:24 (3s) <b>10.9mph</b> @ 0:44:44 (60s) <b>10.8mph</b> @ 0:44:41 (300s)	<b>7.9mph</b> at 0:44:44 <b>8.0mph</b> @ 0:44:44 (1s) <b>8.1mph</b> @ 0:44:45 (3s) <b>9.9mph</b> @ 0:44:16 (60s) <b>10.7mph</b> @ 0:43:50 (300s)	658 / 10.8mph
2022-01-29 07:43:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:42:50 PM EST to 2022-01-29 07:43:50 PM EST (60s)</b>	991.93mb	12.15V	16.1°F 95%	24.1°F	<b>WNW (301°)</b>	<b>16.5mph</b> at 0:43:12 <b>15.4mph</b> @ 0:43:12 (1s) <b>14.6mph</b> @ 0:43:13 (3s) <b>11.5mph</b> @ 0:43:20 (60s) <b>10.9mph</b> @ 0:42:57 (300s)	<b>6.2mph</b> at 0:43:40 <b>6.6mph</b> @ 0:43:40 (1s) <b>6.9mph</b> @ 0:43:41 (3s) <b>10.3mph</b> @ 0:43:44 (60s) <b>10.5mph</b> @ 0:43:44 (300s)	2808 / 10.6mph	<b>16.5mph</b> at 0:42:52 <b>14.8mph</b> @ 0:42:53 (1s) <b>13.6mph</b> @ 0:43:13 (3s) <b>11.5mph</b> @ 0:43:22 (60s) <b>10.8mph</b> @ 0:43:12 (300s)	<b>5.6mph</b> at 0:43:38 <b>6.1mph</b> @ 0:43:39 (1s) <b>6.7mph</b> @ 0:43:40 (3s) <b>10.3mph</b> @ 0:43:44 (60s) <b>10.4mph</b> @ 0:43:45 (300s)	438 / 10.5mph	<b>13.9mph</b> at 0:43:15 <b>13.7mph</b> @ 0:43:15 (1s) <b>13.4mph</b> @ 0:43:15 (3s) <b>11.8mph</b> @ 0:43:22 (60s) <b>11.1mph</b> @ 0:43:07 (300s)	<b>7.2mph</b> at 0:43:40 <b>7.3mph</b> @ 0:43:41 (1s) <b>7.3mph</b> @ 0:43:42 (3s) <b>10.6mph</b> @ 0:43:47 (60s) <b>10.7mph</b> @ 0:43:47 (300s)	650 / 10.7mph
2022-01-29 07:42:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:41:50 PM EST to 2022-01-29 07:42:50 PM EST (60s)</b>	991.92mb	12.12V	16.1°F 95%	24.2°F	<b>NW (306°)</b>	<b>16.7mph</b> at 0:41:59 <b>15.0mph</b> @ 0:42:00 (1s) <b>14.3mph</b> @ 0:42:37 (3s) <b>11.3mph</b> @ 0:42:47 (60s) <b>11.4mph</b> @ 0:41:50 (300s)	<b>7.4mph</b> at 0:42:42 <b>7.5mph</b> @ 0:42:43 (1s) <b>8.2mph</b> @ 0:42:44 (3s) <b>8.7mph</b> @ 0:41:53 (60s) <b>10.9mph</b> @ 0:42:50 (300s)	2968 / 11.2mph	<b>17.3mph</b> at 0:41:59 <b>14.9mph</b> @ 0:42:36 (1s) <b>14.1mph</b> @ 0:42:37 (3s) <b>11.3mph</b> @ 0:42:47 (60s) <b>11.3mph</b> @ 0:41:50 (300s)	<b>6.9mph</b> at 0:42:34 <b>7.6mph</b> @ 0:42:34 (1s) <b>9.0mph</b> @ 0:42:34 (3s) <b>8.6mph</b> @ 0:41:53 (60s) <b>10.8mph</b> @ 0:42:34 (300s)	466 / 11.2mph	<b>13.8mph</b> at 0:41:59 <b>13.5mph</b> @ 0:42:00 (1s) <b>13.3mph</b> @ 0:42:01 (3s) <b>11.6mph</b> @ 0:42:48 (60s) <b>11.5mph</b> @ 0:41:50 (300s)	<b>9.7mph</b> at 0:42:44 <b>9.7mph</b> @ 0:42:44 (1s) <b>9.8mph</b> @ 0:42:45 (3s) <b>8.9mph</b> @ 0:41:54 (60s) <b>11.1mph</b> @ 0:42:35 (300s)	707 / 11.5mph
2022-01-29 07:41:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:40:50 PM EST to 2022-01-29 07:41:50 PM EST (60s)</b>	991.92mb	12.14V	16.1°F 95%	24.2°F	<b>WNW (302°)</b>	<b>14.5mph</b> at 0:41:00 <b>14.0mph</b> @ 0:41:00 (1s) <b>13.6mph</b> @ 0:40:52 (3s) <b>11.7mph</b> @ 0:40:50 (60s) <b>12.6mph</b> @ 0:40:52 (300s)	<b>4.9mph</b> at 0:41:32 <b>4.9mph</b> @ 0:41:32 (1s) <b>5.3mph</b> @ 0:41:33 (3s) <b>8.8mph</b> @ 0:41:49 (60s) <b>11.4mph</b> @ 0:41:49 (300s)	2299 / 8.8mph	<b>14.5mph</b> at 0:40:50 <b>13.3mph</b> @ 0:40:51 (1s) <b>12.8mph</b> @ 0:40:52 (3s) <b>11.6mph</b> @ 0:40:51 (60s) <b>12.4mph</b> @ 0:40:54 (300s)	<b>4.8mph</b> at 0:41:32 <b>5.0mph</b> @ 0:41:32 (1s) <b>5.3mph</b> @ 0:41:33 (3s) <b>8.6mph</b> @ 0:41:49 (60s) <b>11.3mph</b> @ 0:41:50 (300s)	358 / 8.7mph	<b>12.4mph</b> at 0:40:51 <b>12.3mph</b> @ 0:40:51 (1s) <b>12.1mph</b> @ 0:40:52 (3s) <b>11.9mph</b> @ 0:40:50 (60s) <b>12.7mph</b> @ 0:40:54 (300s)	<b>6.7mph</b> at 0:41:39 <b>6.8mph</b> @ 0:41:39 (1s) <b>6.8mph</b> @ 0:41:41 (3s) <b>9.0mph</b> @ 0:41:49 (60s) <b>11.5mph</b> @ 0:41:49 (300s)	542 / 9.0mph

<p>PM EST (60s)</p> <p>2022-01-29 07:40:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:39:49 PM EST to 2022-01-29 07:40:49 PM EST (60s)</p>	991.88mb	12.13V	16.1°F 95%	24.2°F	NW (308°)	<p>18.8mph at 0:39:56</p> <p>17.7mph @ 0:39:57 (1s)</p> <p>16.7mph @ 0:39:59 (3s)</p> <p>12.2mph @ 0:40:09 (60s)</p> <p>12.7mph @ 0:40:06 (300s)</p>	<p>5.3mph at 0:40:38</p> <p>5.5mph @ 0:40:38 (1s)</p> <p>6.7mph @ 0:40:39 (3s)</p> <p>10.4mph @ 0:39:49 (60s)</p> <p>12.5mph @ 0:40:45 (300s)</p>	3106 / 11.7mph	<p>18.5mph at 0:39:52</p> <p>16.5mph @ 0:39:53 (1s)</p> <p>16.0mph @ 0:39:59 (3s)</p> <p>12.3mph @ 0:40:11 (60s)</p> <p>12.5mph @ 0:40:06 (300s)</p>	<p>5.7mph at 0:40:37</p> <p>6.0mph @ 0:40:38 (1s)</p> <p>6.9mph @ 0:40:39 (3s)</p> <p>10.4mph @ 0:39:49 (60s)</p> <p>12.3mph @ 0:40:42 (300s)</p>	483 / 11.6mph	<p>16.0mph at 0:39:52</p> <p>15.7mph @ 0:39:53 (1s)</p> <p>15.2mph @ 0:39:59 (3s)</p> <p>12.1mph @ 0:40:43 (60s)</p> <p>12.8mph @ 0:40:07 (300s)</p>	<p>8.5mph at 0:40:39</p> <p>8.7mph @ 0:40:39 (1s)</p> <p>9.0mph @ 0:40:40 (3s)</p> <p>10.4mph @ 0:39:49 (60s)</p> <p>12.6mph @ 0:40:44 (300s)</p>	731 / 11.9mph
<p>2022-01-29 07:39:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:38:49 PM EST to 2022-01-29 07:39:49 PM EST (60s)</p>	991.86mb	12.13V	16.2°F 94%	24.2°F	NW (309°)	<p>17.0mph at 0:39:44</p> <p>16.3mph @ 0:39:14 (1s)</p> <p>16.0mph @ 0:39:16 (3s)</p> <p>12.5mph @ 0:38:49 (60s)</p> <p>13.2mph @ 0:38:49 (300s)</p>	<p>5.4mph at 0:39:02</p> <p>5.6mph @ 0:39:03 (1s)</p> <p>5.9mph @ 0:39:04 (3s)</p> <p>9.9mph @ 0:39:42 (60s)</p> <p>12.6mph @ 0:39:44 (300s)</p>	2754 / 10.4mph	<p>20.0mph at 0:39:45</p> <p>17.9mph @ 0:39:46 (1s)</p> <p>17.2mph @ 0:39:46 (60s)</p> <p>12.4mph @ 0:38:49 (60s)</p> <p>13.1mph @ 0:38:49 (300s)</p>	<p>4.3mph at 0:39:03</p> <p>4.7mph @ 0:39:04 (1s)</p> <p>5.1mph @ 0:39:04 (3s)</p> <p>9.9mph @ 0:39:41 (60s)</p> <p>12.4mph @ 0:39:43 (300s)</p>	436 / 10.5mph	<p>15.4mph at 0:39:46</p> <p>15.2mph @ 0:39:46 (1s)</p> <p>14.9mph @ 0:39:48 (3s)</p> <p>12.5mph @ 0:38:49 (60s)</p> <p>13.4mph @ 0:38:49 (300s)</p>	<p>7.2mph at 0:38:56</p> <p>7.3mph @ 0:38:56 (1s)</p> <p>7.3mph @ 0:38:57 (3s)</p> <p>10.1mph @ 0:39:43 (60s)</p> <p>12.7mph @ 0:39:48 (300s)</p>	637 / 10.5mph
<p>2022-01-29 07:38:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:37:49 PM EST to 2022-01-29 07:38:49 PM EST (60s)</p>	991.82mb	12.14V	16.2°F 94%	24.2°F	NW (304°)	<p>18.9mph at 0:38:15</p> <p>17.8mph @ 0:38:35 (1s)</p> <p>16.1mph @ 0:38:36 (3s)</p> <p>13.7mph @ 0:37:49 (60s)</p> <p>13.3mph @ 0:38:41 (300s)</p>	<p>6.0mph at 0:38:49</p> <p>6.4mph @ 0:38:49 (1s)</p> <p>8.4mph @ 0:38:49 (3s)</p> <p>11.9mph @ 0:38:28 (60s)</p> <p>12.9mph @ 0:37:53 (300s)</p>	3330 / 12.5mph	<p>18.6mph at 0:38:34</p> <p>17.0mph @ 0:38:35 (1s)</p> <p>16.0mph @ 0:38:35 (3s)</p> <p>13.4mph @ 0:37:49 (60s)</p> <p>13.2mph @ 0:38:41 (300s)</p>	<p>6.4mph at 0:38:48</p> <p>6.9mph @ 0:38:48 (1s)</p> <p>8.0mph @ 0:38:48 (3s)</p> <p>11.8mph @ 0:38:28 (60s)</p> <p>12.8mph @ 0:37:53 (300s)</p>	517 / 12.4mph	<p>15.7mph at 0:38:35</p> <p>15.5mph @ 0:38:35 (1s)</p> <p>15.2mph @ 0:38:17 (3s)</p> <p>13.8mph @ 0:37:49 (60s)</p> <p>13.8mph @ 0:38:45 (300s)</p>	<p>8.8mph at 0:38:48</p> <p>9.0mph @ 0:38:48 (1s)</p> <p>9.9mph @ 0:38:48 (3s)</p> <p>12.1mph @ 0:38:32 (60s)</p> <p>13.1mph @ 0:37:59 (300s)</p>	772 / 12.5mph
<p>2022-01-29 07:37:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:36:49 PM EST to 2022-01-29 07:37:49 PM EST (60s)</p>	991.76mb	12.12V	16.2°F 94%	24.2°F	NW (314°)	<p>22.7mph at 0:37:08</p> <p>21.1mph @ 0:37:09 (1s)</p> <p>19.0mph @ 0:37:10 (3s)</p> <p>15.2mph @ 0:37:13 (60s)</p> <p>12.9mph @ 0:37:47 (300s)</p>	<p>7.0mph at 0:37:36</p> <p>7.2mph @ 0:37:36 (1s)</p> <p>8.0mph @ 0:37:37 (3s)</p> <p>13.7mph @ 0:37:46 (60s)</p> <p>12.1mph @ 0:36:49 (300s)</p>	3660 / 13.7mph	<p>22.6mph at 0:37:08</p> <p>20.1mph @ 0:37:09 (1s)</p> <p>18.2mph @ 0:37:10 (3s)</p> <p>14.8mph @ 0:37:05 (60s)</p> <p>12.8mph @ 0:37:47 (300s)</p>	<p>6.9mph at 0:37:36</p> <p>7.6mph @ 0:37:39 (1s)</p> <p>7.9mph @ 0:37:39 (3s)</p> <p>13.4mph @ 0:37:49 (60s)</p> <p>12.1mph @ 0:36:49 (300s)</p>	562 / 13.4mph	<p>18.1mph at 0:37:09</p> <p>17.9mph @ 0:37:09 (1s)</p> <p>17.2mph @ 0:37:11 (3s)</p> <p>15.2mph @ 0:37:05 (60s)</p> <p>13.1mph @ 0:37:47 (300s)</p>	<p>9.1mph at 0:37:38</p> <p>9.3mph @ 0:37:38 (1s)</p> <p>9.5mph @ 0:37:39 (3s)</p> <p>13.8mph @ 0:37:49 (60s)</p> <p>12.4mph @ 0:36:49 (300s)</p>	857 / 13.8mph
<p>2022-01-29 07:36:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:35:49 PM EST to 2022-01-29 07:36:49 PM EST (60s)</p>	991.81mb	12.12V	16.3°F 95%	24.2°F	NW (310°)	<p>23.0mph at 0:36:09</p> <p>21.8mph @ 0:36:09 (1s)</p> <p>19.4mph @ 0:36:10 (3s)</p> <p>14.5mph @ 0:36:48 (60s)</p> <p>12.1mph @ 0:36:48 (300s)</p>	<p>8.1mph at 0:36:02</p> <p>7.9mph @ 0:35:49 (1s)</p> <p>8.0mph @ 0:35:49 (3s)</p> <p>11.5mph @ 0:35:55 (60s)</p> <p>11.4mph @ 0:35:53 (300s)</p>	3885 / 14.5mph	<p>24.2mph at 0:36:08</p> <p>21.5mph @ 0:36:09 (1s)</p> <p>20.2mph @ 0:36:09 (3s)</p> <p>14.1mph @ 0:36:49 (60s)</p> <p>12.1mph @ 0:36:49 (300s)</p>	<p>6.5mph at 0:36:02</p> <p>7.6mph @ 0:36:03 (1s)</p> <p>7.9mph @ 0:35:49 (3s)</p> <p>11.5mph @ 0:35:57 (60s)</p> <p>11.3mph @ 0:35:54 (300s)</p>	595 / 14.2mph	<p>19.9mph at 0:36:09</p> <p>19.6mph @ 0:36:09 (1s)</p> <p>18.7mph @ 0:36:10 (3s)</p> <p>14.4mph @ 0:36:48 (60s)</p> <p>12.4mph @ 0:36:48 (300s)</p>	<p>8.9mph at 0:35:49</p> <p>8.8mph @ 0:35:49 (1s)</p> <p>9.0mph @ 0:35:50 (3s)</p> <p>11.8mph @ 0:35:56 (60s)</p> <p>11.7mph @ 0:35:54 (300s)</p>	896 / 14.4mph
<p>2022-01-29 07:35:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:34:49 PM EST to 2022-01-29 07:35:49 PM EST (60s)</p>	991.85mb	12.14V	16.3°F 95%	24.2°F	WNW (303°)	<p>17.5mph at 0:35:28</p> <p>17.0mph @ 0:35:28 (1s)</p> <p>16.3mph @ 0:35:30 (3s)</p> <p>14.0mph @ 0:34:52 (60s)</p> <p>11.7mph @ 0:34:49 (300s)</p>	<p>6.2mph at 0:35:01</p> <p>6.4mph @ 0:35:01 (1s)</p> <p>7.0mph @ 0:35:04 (3s)</p> <p>11.8mph @ 0:35:48 (60s)</p> <p>11.4mph @ 0:35:39 (300s)</p>	3132 / 11.8mph	<p>17.7mph at 0:35:28</p> <p>16.3mph @ 0:35:28 (1s)</p> <p>15.7mph @ 0:35:30 (3s)</p> <p>14.0mph @ 0:34:59 (60s)</p> <p>11.7mph @ 0:34:58 (300s)</p>	<p>5.6mph at 0:35:01</p> <p>6.2mph @ 0:35:01 (1s)</p> <p>7.1mph @ 0:35:03 (3s)</p> <p>12.0mph @ 0:35:48 (60s)</p> <p>11.4mph @ 0:35:48 (300s)</p>	499 / 12.0mph	<p>15.6mph at 0:35:30</p> <p>15.4mph @ 0:35:31 (1s)</p> <p>15.1mph @ 0:34:49 (3s)</p> <p>12.0mph @ 0:34:54 (60s)</p> <p>12.0mph @ 0:35:00 (300s)</p>	<p>8.4mph at 0:35:05</p> <p>8.5mph @ 0:35:05 (1s)</p> <p>8.7mph @ 0:35:06 (3s)</p> <p>12.2mph @ 0:35:49 (60s)</p> <p>11.7mph @ 0:35:49 (300s)</p>	751 / 12.2mph
<p>2022-01-29 07:34:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:33:49 PM EST to</p>	991.75mb	12.14V	16.3°F 95%	24.3°F	NW (307°)	<p>24.1mph at 0:34:35</p> <p>23.1mph @ 0:34:35 (1s)</p> <p>20.7mph @ 0:34:36 (3s)</p> <p>13.8mph @ 0:34:48 (60s)</p>	<p>7.8mph at 0:34:12</p> <p>8.3mph @ 0:34:12 (1s)</p> <p>9.1mph @ 0:34:13 (3s)</p> <p>10.6mph @ 0:33:53 (60s)</p> <p>11.5mph</p>	3691 / 13.8mph	<p>25.1mph at 0:34:35</p> <p>22.4mph @ 0:34:35 (1s)</p> <p>20.5mph @ 0:34:37 (3s)</p> <p>13.8mph @ 0:34:49 (60s)</p> <p>11.4mph</p>	<p>7.6mph at 0:33:49</p> <p>8.2mph @ 0:33:49 (1s)</p> <p>9.3mph @ 0:33:50 (3s)</p> <p>10.7mph @ 0:33:53 (60s)</p> <p>11.4mph</p>	578 / 13.8mph	<p>20.6mph at 0:34:37</p> <p>20.3mph @ 0:34:38 (1s)</p> <p>19.9mph @ 0:34:38 (3s)</p> <p>14.1mph @ 0:34:49 (60s)</p>	<p>10.5mph at 0:33:52</p> <p>10.6mph @ 0:33:52 (1s)</p> <p>10.8mph @ 0:33:52 (3s)</p> <p>10.9mph @ 0:33:54 (60s)</p>	875 / 14.1mph

<p>2022-01-29 07:34:49 PM EST (60s)</p>																			<p>11.9mph @ 0:34:23 (300s)</p> <p>@ 0:33:49 (300s)</p>	<p>11.8mph @ 0:34:23 (300s)</p> <p>@ 0:33:49 (300s)</p>											<p>12.1mph @ 0:34:25 (300s)</p>	<p>11.7mph @ 0:33:49 (300s)</p>				
<p>2022-01-29 07:33:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:32:49 PM EST to 2022-01-29 07:33:49 PM EST (60s)</p>	991.71mb	12.14V	16.3°F 95%	24.3°F	WNW (301°)			2880 / 10.9mph						456 / 11.0mph				<p>19.0mph at 0:33:33</p> <p>17.3mph @ 0:33:33 (1s)</p> <p>15.0mph @ 0:33:35 (3s)</p> <p>11.0mph @ 0:33:47 (60s)</p> <p>11.5mph @ 0:32:54 (300s)</p>	<p>6.5mph at 0:33:07</p> <p>6.7mph @ 0:33:23 (1s)</p> <p>7.8mph @ 0:33:24 (3s)</p> <p>9.7mph @ 0:32:49 (60s)</p> <p>11.3mph @ 0:33:08 (300s)</p>								<p>18.7mph at 0:33:45</p> <p>16.6mph @ 0:33:10 (1s)</p> <p>15.1mph @ 0:33:11 (3s)</p> <p>11.0mph @ 0:33:47 (60s)</p> <p>11.5mph @ 0:32:51 (300s)</p>	<p>5.7mph at 0:33:16</p> <p>6.4mph @ 0:33:16 (1s)</p> <p>7.6mph @ 0:33:16 (3s)</p> <p>9.6mph @ 0:32:49 (60s)</p> <p>11.3mph @ 0:33:08 (300s)</p>			<p>14.5mph at 0:32:49</p> <p>14.3mph @ 0:32:49 (1s)</p> <p>14.0mph @ 0:32:50 (3s)</p> <p>11.2mph @ 0:33:18 (60s)</p> <p>11.8mph @ 0:32:52 (300s)</p>	<p>8.3mph at 0:33:27</p> <p>8.3mph @ 0:33:28 (1s)</p> <p>8.5mph @ 0:33:29 (3s)</p> <p>10.1mph @ 0:32:49 (60s)</p> <p>11.6mph @ 0:33:32 (300s)</p>			680 / 11.1mph	
<p>2022-01-29 07:32:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:31:49 PM EST to 2022-01-29 07:32:49 PM EST (60s)</p>	991.69mb	12.15V	16.3°F 95%	24.3°F	NW (308°)		2558 / 9.7mph							400 / 9.7mph				<p>16.6mph at 0:32:48</p> <p>16.0mph @ (1s)</p> <p>13.7mph @ 0:32:31 (60s)</p> <p>10.7mph @ 0:31:49 (60s)</p> <p>12.0mph @ 0:31:49 (300s)</p>	<p>6.4mph at 0:32:38</p> <p>6.6mph @ 0:32:39 (1s)</p> <p>6.9mph @ 0:32:40 (3s)</p> <p>9.4mph @ 0:32:43 (60s)</p> <p>11.4mph @ 0:32:47 (300s)</p>									<p>18.1mph at 0:32:30</p> <p>16.1mph @ 0:32:29 (1s)</p> <p>15.5mph @ 0:32:30 (3s)</p> <p>10.7mph @ 0:31:49 (60s)</p> <p>12.1mph @ 0:31:49 (300s)</p>	<p>5.2mph at 0:32:38</p> <p>5.8mph @ 0:32:39 (1s)</p> <p>6.4mph @ 0:32:39 (3s)</p> <p>9.4mph @ 0:32:43 (60s)</p> <p>11.5mph @ 0:32:47 (300s)</p>			<p>14.4mph at 0:32:48</p> <p>14.2mph @ (1s)</p> <p>13.4mph @ 0:32:31 (60s)</p> <p>11.0mph @ 0:31:49 (60s)</p> <p>12.4mph @ 0:31:49 (300s)</p>	<p>7.7mph at 0:32:11</p> <p>7.9mph @ 0:32:12 (1s)</p> <p>7.9mph @ 0:32:12 (3s)</p> <p>10.0mph @ 0:32:46 (60s)</p> <p>11.8mph @ 0:32:48 (300s)</p>			617 / 10.2mph
<p>2022-01-29 07:31:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:30:49 PM EST to 2022-01-29 07:31:49 PM EST (60s)</p>	991.73mb	12.11V	16.3°F 95%	24.3°F	NW (305°)		2837 / 10.7mph							447 / 10.7mph				<p>15.7mph at 0:31:41</p> <p>14.3mph @ 0:31:42 (1s)</p> <p>13.4mph @ 0:31:42 (3s)</p> <p>13.6mph @ 0:30:49 (60s)</p> <p>12.9mph @ 0:30:49 (300s)</p>	<p>7.3mph at 0:31:35</p> <p>7.6mph @ 0:31:35 (1s)</p> <p>8.1mph @ 0:31:37 (3s)</p> <p>10.7mph @ 0:31:39 (60s)</p> <p>12.0mph @ 0:31:38 (300s)</p>									<p>16.1mph at 0:31:07</p> <p>14.1mph @ 0:31:07 (1s)</p> <p>13.3mph @ 0:31:41 (3s)</p> <p>13.4mph @ 0:30:49 (60s)</p> <p>13.1mph @ 0:30:49 (300s)</p>	<p>6.9mph at 0:31:35</p> <p>7.5mph @ 0:31:35 (1s)</p> <p>7.8mph @ 0:31:36 (3s)</p> <p>10.7mph @ 0:31:48 (60s)</p> <p>12.1mph @ 0:31:48 (300s)</p>			<p>14.0mph at 0:31:41</p> <p>13.9mph @ 0:31:41 (1s)</p> <p>13.5mph @ 0:31:42 (3s)</p> <p>13.5mph @ 0:30:49 (60s)</p> <p>13.4mph @ 0:30:50 (300s)</p>	<p>9.1mph at 0:31:37</p> <p>9.2mph @ 0:31:37 (1s)</p> <p>9.4mph @ 0:31:37 (3s)</p> <p>11.3mph @ 0:31:40 (60s)</p> <p>12.4mph @ 0:31:40 (300s)</p>			673 / 11.0mph
<p>2022-01-29 07:30:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:29:49 PM EST to 2022-01-29 07:30:49 PM EST (60s)</p>	991.61mb	12.14V	16.4°F 95%	24.2°F	NW (304°)		3633 / 13.6mph							563 / 13.4mph				<p>21.4mph at 0:30:11</p> <p>19.3mph @ 0:30:12 (1s)</p> <p>18.3mph @ 0:30:14 (3s)</p> <p>15.4mph @ 0:30:23 (60s)</p> <p>12.9mph @ 0:30:43 (300s)</p>	<p>7.4mph at 0:30:45</p> <p>7.7mph @ 0:30:45 (1s)</p> <p>8.6mph @ 0:30:46 (3s)</p> <p>12.5mph @ 0:29:49 (60s)</p> <p>12.5mph @ 0:30:10 (300s)</p>									<p>22.6mph at 0:30:11</p> <p>19.6mph @ 0:30:11 (1s)</p> <p>18.7mph @ 0:30:13 (3s)</p> <p>15.0mph @ 0:30:24 (60s)</p> <p>13.1mph @ 0:30:48 (300s)</p>	<p>7.5mph at 0:30:44</p> <p>8.1mph @ 0:30:45 (1s)</p> <p>9.4mph @ 0:30:45 (3s)</p> <p>12.4mph @ 0:29:49 (60s)</p> <p>12.7mph @ 0:30:10 (300s)</p>			<p>18.1mph at 0:30:12</p> <p>17.8mph @ 0:30:12 (1s)</p> <p>17.5mph @ 0:30:14 (3s)</p> <p>15.3mph @ 0:30:24 (60s)</p> <p>13.4mph @ 0:30:48 (300s)</p>	<p>10.0mph at 0:30:44</p> <p>10.1mph @ 0:30:45 (1s)</p> <p>10.6mph @ 0:30:46 (3s)</p> <p>12.7mph @ 0:29:49 (60s)</p> <p>13.0mph @ 0:30:11 (300s)</p>			839 / 13.6mph
<p>2022-01-29 07:29:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:28:49 PM EST to 2022-01-29 07:29:49 PM EST (60s)</p>	991.61mb	12.15V	16.4°F 95%	24.3°F	WNW (302°)		3344 / 12.5mph							519 / 12.4mph				<p>23.2mph at 0:29:26</p> <p>22.3mph @ 0:29:26 (1s)</p> <p>20.4mph @ 0:29:34 (3s)</p> <p>12.5mph @ 0:29:48 (60s)</p> <p>12.5mph @ 0:29:48 (300s)</p>	<p>5.6mph at 0:28:52</p> <p>5.6mph @ 0:28:52 (1s)</p> <p>6.2mph @ 0:28:53 (3s)</p> <p>8.9mph @ 0:29:13 (60s)</p> <p>12.1mph @ 0:29:13 (300s)</p>									<p>23.9mph at 0:29:26</p> <p>21.7mph @ 0:29:26 (1s)</p> <p>19.8mph @ 0:29:44 (3s)</p> <p>12.4mph @ 0:29:48 (60s)</p> <p>12.7mph @ 0:29:48 (300s)</p>	<p>5.5mph at 0:28:51</p> <p>5.9mph @ 0:28:52 (1s)</p> <p>6.3mph @ 0:28:52 (3s)</p> <p>9.4mph @ 0:29:13 (60s)</p> <p>12.5mph @ 0:29:13 (300s)</p>			<p>20.0mph at 0:29:27</p> <p>19.7mph @ 0:29:27 (1s)</p> <p>18.4mph @ 0:29:28 (3s)</p> <p>12.7mph @ 0:29:49 (60s)</p> <p>13.1mph @ 0:29:49 (300s)</p>	<p>7.6mph at 0:28:53</p> <p>7.7mph @ 0:28:53 (1s)</p> <p>8.0mph @ 0:28:54 (3s)</p> <p>9.7mph @ 0:29:14 (60s)</p> <p>12.8mph @ 0:29:14 (300s)</p>			789 / 12.8mph
<p>2022-01-29 07:28:53 PM EST</p> <p>2022-01-29 07:27:49 PM EST to 2022-01-29 07:28:49 PM EST (60s)</p>	991.61mb	12.13V	16.4°F 95%	24.3°F	WNW (290°)		2831 / 10.7mph							467 / 11.2mph				<p>17.8mph at 0:27:54</p> <p>17.0mph @ 0:28:00 (1s)</p> <p>16.1mph @ 0:27:56 (3s)</p> <p>12.7mph @ 0:28:12 (60s)</p> <p>12.7mph @ 0:28:04 (300s)</p>	<p>6.4mph at 0:28:22</p> <p>6.5mph @ 0:28:23 (1s)</p> <p>6.9mph @ 0:28:25 (3s)</p> <p>10.7mph @ 0:28:48 (60s)</p> <p>12.2mph @ 0:28:48 (300s)</p>									<p>19.1mph at 0:27:57</p> <p>16.6mph @ 0:27:55 (1s)</p> <p>16.0mph @ 0:27:57 (3s)</p> <p>13.1mph @ 0:28:01 (60s)</p> <p>13.1mph @ 0:28:04 (300s)</p>	<p>6.0mph at 0:28:23</p> <p>6.6mph @ 0:28:23 (1s)</p> <p>7.1mph @ 0:28:24 (3s)</p> <p>11.2mph @ 0:28:49 (60s)</p> <p>12.6mph @ 0:28:49 (300s)</p>			<p>16.7mph at 0:27:57</p> <p>16.4mph @ 0:27:58 (1s)</p> <p>16.2mph @ 0:27:59 (3s)</p> <p>13.5mph @ 0:28:02 (60s)</p> <p>13.5mph @ 0:28:05 (300s)</p>	<p>8.6mph at 0:28:19</p> <p>8.6mph @ 0:28:20 (1s)</p> <p>8.7mph @ 0:28:21 (3s)</p> <p>11.5mph @ 0:28:48 (60s)</p> <p>13.0mph @ 0:28:48 (300s)</p>			706 / 11.5mph
<p>2022-01-29 07:27:53 PM EST</p> <p>2022-01-29</p>	991.51mb	12.13V	16.4°F 95%	24.2°F	WNW (299°)		3312 / 12.4mph							540 / 12.9mph				<p>20.6mph at 0:27:19</p> <p>20.2mph @ 0:27:20 (1s)</p> <p>18.9mph @ 0:27:22 (3s)</p>	<p>5.0mph at 0:27:27</p> <p>5.2mph @ 0:27:28 (1s)</p> <p>6.0mph @ 0:27:28 (3s)</p>									<p>22.0mph at 0:27:19</p> <p>19.6mph @ 0:27:20 (1s)</p> <p>18.4mph @ 0:27:21 (3s)</p>	<p>5.7mph at 0:27:27</p> <p>6.5mph @ 0:27:28 (1s)</p> <p>7.3mph @ 0:27:29 (3s)</p>			<p>17.3mph at 0:27:20</p> <p>17.1mph @ 0:27:21 (1s)</p> <p>16.9mph @ 0:27:22 (3s)</p>	<p>9.4mph at 0:27:34</p> <p>9.5mph @ 0:27:35 (1s)</p> <p>9.9mph @ 0:27:36 (3s)</p>			822 / 13.3mph

07:26:49 PM EST to 2022-01-29 07:27:49 PM EST (60s)						15.5mph @ 0:26:51 (60s) 12.6mph @ 0:27:48 (300s)	11.9mph @ 0:27:37 (60s) 11.7mph @ 0:26:49 (300s)			15.6mph @ 0:26:52 (60s) 13.0mph @ 0:27:48 (300s)	12.3mph @ 0:27:38 (60s) 12.0mph @ 0:26:49 (300s)			16.0mph @ 0:26:52 (60s) 13.4mph @ 0:27:48 (300s)	12.9mph @ 0:27:39 (60s) 12.4mph @ 0:26:49 (300s)	
2022-01-29 07:26:53 PM EST	991.53mb	12.13V	16.4°F 95%	24.2°F	NW (308°)	28.3mph at 0:26:04 25.9mph @ 0:26:05 (1s) 22.9mph @ 0:26:06 (3s) 15.3mph @ 0:26:48 (60s) 11.7mph @ 0:26:48 (300s)	8.3mph at 0:26:46 8.7mph @ 0:26:46 (1s) 9.2mph @ 0:25:49 (3s) 11.6mph @ 0:25:49 (60s) 10.9mph @ 0:25:49 (300s)	4124 / 15.4mph		28.1mph at 0:26:04 28.4mph @ 0:26:04 (NoGC) 24.5mph @ 0:26:05 (1s) 22.0mph @ 0:26:31 (3s) 15.5mph @ 0:26:49 (60s) 12.0mph @ 0:26:49 (300s)	7.6mph at 0:26:46 8.7mph @ 0:26:46 (1s) 9.4mph @ 0:25:49 (3s) 11.8mph @ 0:25:49 (60s) 11.3mph @ 0:25:55 (300s)	653 / 15.5mph		21.5mph at 0:26:04 21.1mph @ 0:26:05 (1s) 20.8mph @ 0:26:07 (3s) 15.9mph @ 0:26:49 (60s) 12.4mph @ 0:26:49 (300s)	9.2mph at 0:25:49 9.2mph @ 0:25:49 (1s) 9.5mph @ 0:25:50 (3s) 12.2mph @ 0:25:51 (60s) 11.7mph @ 0:25:56 (300s)	993 / 15.9mph
2022-01-29 07:25:53 PM EST	991.61mb	12.14V	16.4°F 95%	24.2°F	WNW (300°)	19.9mph at 0:25:09 18.7mph @ 0:25:09 (1s) 17.8mph @ 0:25:09 (3s) 13.3mph @ 0:25:20 (60s) 11.4mph @ 0:25:13 (300s)	6.4mph at 0:25:39 6.9mph @ 0:25:39 (1s) 7.4mph @ 0:25:41 (3s) 10.9mph @ 0:24:54 (60s) 10.9mph @ 0:25:48 (300s)	3094 / 11.6mph		22.1mph at 0:25:03 19.4mph @ 0:25:04 (1s) 18.0mph @ 0:25:05 (3s) 13.9mph @ 0:25:19 (60s) 11.9mph @ 0:25:13 (300s)	6.7mph at 0:25:41 7.3mph @ 0:25:38 (1s) 8.0mph @ 0:25:43 (3s) 11.5mph @ 0:24:53 (60s) 11.3mph @ 0:25:49 (300s)	496 / 11.9mph		18.0mph at 0:25:04 17.8mph @ 0:25:04 (1s) 17.2mph @ 0:25:05 (3s) 14.0mph @ 0:25:21 (60s) 12.2mph @ 0:25:13 (300s)	8.4mph at 0:25:41 8.5mph @ 0:25:41 (1s) 8.7mph @ 0:25:43 (3s) 11.8mph @ 0:24:53 (60s) 11.7mph @ 0:25:48 (300s)	753 / 12.2mph
2022-01-29 07:24:53 PM EST	991.50mb	12.13V	16.4°F 95%	24.2°F	WNW (299°)	18.3mph at 0:24:43 16.7mph @ 0:24:44 (1s) 14.8mph @ 0:24:45 (3s) 12.8mph @ 0:23:50 (60s) 11.1mph @ 0:24:48 (300s)	6.4mph at 0:23:58 6.7mph @ 0:23:59 (1s) 7.3mph @ 0:24:00 (3s) 10.8mph @ 0:24:39 (60s) 10.7mph @ 0:23:49 (300s)	2920 / 11.0mph		21.4mph at 0:24:43 19.1mph @ 0:24:43 (1s) 17.0mph @ 0:24:41 (3s) 13.2mph @ 0:23:52 (60s) 11.6mph @ 0:24:48 (300s)	5.4mph at 0:23:58 6.1mph @ 0:23:59 (1s) 6.9mph @ 0:23:59 (3s) 11.1mph @ 0:24:38 (60s) 11.2mph @ 0:23:49 (300s)	484 / 11.6mph		16.7mph at 0:24:43 16.5mph @ 0:24:44 (1s) 15.9mph @ 0:24:44 (3s) 13.7mph @ 0:23:53 (60s) 12.2mph @ 0:24:49 (300s)	8.8mph at 0:24:00 8.9mph @ 0:24:01 (1s) 9.1mph @ 0:24:02 (3s) 11.4mph @ 0:24:39 (60s) 11.5mph @ 0:23:49 (300s)	729 / 11.9mph
2022-01-29 07:23:53 PM EST	991.45mb	12.14V	16.4°F 95%	24.2°F	NW (307°)	21.4mph at 0:23:36 19.0mph @ 0:23:36 (1s) 16.8mph @ 0:22:56 (3s) 12.7mph @ 0:23:48 (60s) 10.8mph @ 0:23:42 (300s)	7.1mph at 0:22:59 7.4mph @ 0:22:59 (1s) 7.6mph @ 0:22:49 (3s) 7.8mph @ 0:22:53 (60s) 10.2mph @ 0:22:51 (300s)	3398 / 12.7mph		22.2mph at 0:23:10 19.0mph @ 0:23:11 (1s) 17.6mph @ 0:23:11 (3s) 13.1mph @ 0:23:48 (60s) 11.3mph @ 0:23:42 (300s)	6.8mph at 0:23:43 7.6mph @ 0:23:44 (1s) 7.4mph @ 0:22:49 (3s) 8.0mph @ 0:22:53 (60s) 10.6mph @ 0:22:52 (300s)	549 / 13.1mph		17.8mph at 0:23:10 17.5mph @ 0:23:11 (1s) 16.7mph @ 0:23:12 (3s) 13.5mph @ 0:23:48 (60s) 11.5mph @ 0:23:44 (300s)	9.5mph at 0:22:50 9.4mph @ 0:22:49 (1s) 9.2mph @ 0:22:49 (3s) 8.2mph @ 0:22:49 (60s) 10.8mph @ 0:22:53 (300s)	840 / 13.6mph
2022-01-29 07:22:53 PM EST	991.46mb	12.14V	16.4°F 95%	24.2°F	WNW (300°)	15.3mph at 0:22:42 14.5mph @ 0:22:42 (1s) 13.1mph @ 0:22:43 (3s) 11.5mph @ 0:21:50 (60s) 11.5mph @ 0:21:54 (300s)	4.5mph at 0:22:17 4.6mph @ 0:22:17 (1s) 5.1mph @ 0:22:18 (3s) 7.5mph @ 0:22:40 (60s) 10.2mph @ 0:22:48 (300s)	2034 / 7.8mph		14.8mph at 0:22:42 13.6mph @ 0:22:42 (1s) 12.5mph @ 0:22:43 (3s) 12.4mph @ 0:21:50 (60s) 12.0mph @ 0:22:00 (300s)	4.7mph at 0:22:16 5.0mph @ 0:22:17 (1s) 5.2mph @ 0:22:18 (3s) 7.7mph @ 0:22:40 (60s) 10.6mph @ 0:22:49 (300s)	327 / 8.0mph		11.8mph at 0:22:42 11.6mph @ 0:22:43 (1s) 11.2mph @ 0:22:44 (3s) 12.6mph @ 0:21:49 (60s) 12.1mph @ 0:21:49 (300s)	6.1mph at 0:22:17 6.1mph @ 0:22:17 (1s) 6.3mph @ 0:22:18 (3s) 8.1mph @ 0:22:41 (60s) 10.9mph @ 0:22:48 (300s)	494 / 8.3mph
2022-01-29 07:21:53 PM EST	991.41mb	12.13V	16.4°F 95%	24.2°F	WNW (292°)	18.9mph at 0:21:01 18.0mph @ 0:21:01 (1s) 17.4mph @ 0:21:02 (3s) 14.3mph @ 0:21:12 (60s) 11.8mph @ 0:20:49 (300s)	6.1mph at 0:21:31 6.3mph @ 0:21:31 (1s) 6.6mph @ 0:21:31 (3s) 11.5mph @ 0:21:48 (60s) 11.5mph @ 0:21:48 (300s)	3043 / 11.5mph		20.9mph at 0:21:09 18.7mph @ 0:20:53 (1s) 18.0mph @ 0:20:54 (3s) 15.2mph @ 0:21:12 (60s) 12.3mph @ 0:21:23 (300s)	6.0mph at 0:21:45 6.4mph @ 0:21:46 (1s) 6.8mph @ 0:21:48 (3s) 12.4mph @ 0:21:49 (60s) 12.0mph @ 0:21:49 (300s)	517 / 12.4mph		17.5mph at 0:21:10 17.3mph @ 0:21:10 (1s) 17.0mph @ 0:21:11 (3s) 15.4mph @ 0:21:13 (60s) 12.4mph @ 0:21:23 (300s)	7.6mph at 0:21:30 7.7mph @ 0:21:30 (1s) 8.0mph @ 0:21:31 (3s) 12.6mph @ 0:21:48 (60s) 12.1mph @ 0:21:48 (300s)	777 / 12.6mph
2022-01-29 07:20:53 PM EST	991.37mb	12.13V	16.4°F 95%	24.2°F	WNW (301°)	24.9mph at 0:20:18 23.0mph @ 0:20:18 (1s)	5.4mph at 0:19:54 5.4mph @ 0:19:55 (1s)	3358 / 12.6mph		24.8mph at 0:20:19 21.2mph @ 0:20:18 (1s)	5.8mph at 0:19:54 6.2mph @ 0:19:55 (1s)	547 / 13.1mph		21.0mph at 0:20:18 20.6mph @ 0:20:19 (1s)	6.8mph at 0:19:56 6.8mph @ 0:19:57 (1s)	818 / 13.2mph

2022-01-29 07:19:49 PM EST to 2022-01-29 07:20:49 PM EST (60s)						(1s) 20.8mph @ 0:20:20 (3s) 12.6mph @ 0:20:48 (60s) 12.0mph @ 0:19:49 (300s)	5.8mph @ 0:19:55 (3s) 8.7mph @ 0:19:57 (60s) 11.7mph @ 0:20:02 (300s)		(1s) 20.3mph @ 0:20:16 (3s) 13.1mph @ 0:20:48 (60s) 12.3mph @ 0:20:25 (300s)	6.4mph @ 0:19:55 (3s) 9.4mph @ 0:19:58 (60s) 12.0mph @ 0:20:02 (300s)		(1s) 19.8mph @ 0:20:20 (3s) 13.2mph @ 0:20:49 (60s) 12.4mph @ 0:19:49 (300s)	7.0mph @ 0:19:57 (3s) 9.6mph @ 0:19:59 (60s) 12.2mph @ 0:20:04 (300s)	
2022-01-29 07:19:53 PM EST	991.52mb	12.15V	16.3°F 95%	24.2°F	NW (306°)	14.0mph at 0:18:49 13.1mph @ 0:18:49 (1s) 12.6mph @ 0:18:49 (3s) 10.3mph @ 0:18:57 (60s) 13.4mph @ 0:18:49 (300s)	5.4mph at 0:18:59 5.7mph @ 0:18:59 (1s) 6.6mph @ 0:19:01 (3s) 9.0mph @ 0:19:48 (60s) 12.0mph @ 0:19:48 (300s)	2364 / 9.0mph	17.1mph at 0:19:34 15.5mph @ 0:19:35 (1s) 14.1mph @ 0:19:36 (3s) 10.3mph @ 0:19:38 (60s) 13.6mph @ 0:18:49 (300s)	5.8mph at 0:18:58 6.3mph @ 0:18:58 (1s) 7.1mph @ 0:18:59 (3s) 9.4mph @ 0:19:19 (60s) 12.3mph @ 0:19:49 (300s)	397 / 9.6mph	13.7mph at 0:19:35 13.6mph @ 0:19:36 (1s) 13.3mph @ 0:19:37 (3s) 10.5mph @ 0:18:49 (60s) 13.7mph @ 0:18:49 (300s)	7.5mph at 0:19:04 7.6mph @ 0:19:04 (1s) 7.6mph @ 0:19:02 (3s) 9.7mph @ 0:19:25 (60s) 12.4mph @ 0:19:49 (300s)	605 / 10.0mph
2022-01-29 07:18:53 PM EST	991.37mb	12.12V	16.3°F 95%	24.1°F	NW (306°)	16.9mph at 0:18:44 16.0mph @ 0:18:45 (1s) 14.2mph @ 0:18:46 (3s) 14.1mph @ 0:17:49 (60s) 14.8mph @ 0:17:49 (300s)	5.3mph at 0:17:55 5.4mph @ 0:17:55 (1s) 5.6mph @ 0:17:57 (3s) 10.1mph @ 0:18:48 (60s) 13.4mph @ 0:18:47 (300s)	2686 / 10.2mph	18.7mph at 0:18:44 16.5mph @ 0:18:44 (1s) 15.3mph @ 0:17:49 (3s) 14.7mph @ 0:17:53 (60s) 15.0mph @ 0:17:49 (300s)	5.3mph at 0:17:54 5.7mph @ 0:17:55 (1s) 5.9mph @ 0:17:57 (3s) 10.2mph @ 0:18:48 (60s) 13.6mph @ 0:18:45 (300s)	425 / 10.2mph	15.1mph at 0:17:49 15.3mph @ 0:17:49 (1s) 14.9mph @ 0:17:49 (3s) 14.4mph @ 0:17:55 (60s) 15.1mph @ 0:17:49 (300s)	7.9mph at 0:18:31 7.9mph @ 0:18:31 (1s) 8.1mph @ 0:18:31 (3s) 10.5mph @ 0:18:49 (60s) 13.7mph @ 0:18:49 (300s)	641 / 10.5mph
2022-01-29 07:17:53 PM EST	991.33mb	12.14V	16.3°F 95%	24.1°F	WNW (289°)	26.3mph at 0:17:05 24.8mph @ 0:17:07 (1s) 23.2mph @ 0:17:08 (3s) 14.1mph @ 0:17:46 (60s) 15.1mph @ 0:17:31 (300s)	6.4mph at 0:16:54 7.0mph @ 0:16:54 (1s) 8.0mph @ 0:16:56 (3s) 12.2mph @ 0:17:04 (60s) 14.3mph @ 0:17:01 (300s)	3764 / 14.1mph	28.0mph at 0:17:07 28.6mph @ 0:17:06 (NoQC) 25.6mph @ 0:17:07 (1s) 23.3mph @ 0:17:09 (3s) 14.6mph @ 0:17:49 (60s) 15.2mph @ 0:17:34 (300s)	6.9mph at 0:16:55 7.3mph @ 0:16:55 (1s) 7.8mph @ 0:16:55 (3s) 12.2mph @ 0:17:05 (60s) 14.5mph @ 0:17:00 (300s)	615 / 14.6mph	22.9mph at 0:17:07 22.6mph @ 0:17:07 (1s) 21.9mph @ 0:17:09 (3s) 14.4mph @ 0:17:48 (60s) 15.4mph @ 0:17:35 (300s)	8.8mph at 0:17:00 8.9mph @ 0:17:00 (1s) 9.2mph @ 0:17:00 (3s) 12.6mph @ 0:17:05 (60s) 14.7mph @ 0:17:01 (300s)	894 / 14.4mph
2022-01-29 07:16:53 PM EST	991.44mb	12.14V	16.2°F 95%	24.1°F	WNW (299°)	20.3mph at 0:15:53 19.0mph @ 0:15:53 (1s) 17.2mph @ 0:16:06 (3s) 14.7mph @ 0:16:13 (60s) 14.4mph @ 0:16:28 (300s)	7.3mph at 0:16:22 7.9mph @ 0:16:22 (1s) 9.7mph @ 0:16:18 (3s) 13.2mph @ 0:16:43 (60s) 14.2mph @ 0:15:49 (300s)	3579 / 13.4mph	21.5mph at 0:16:05 19.0mph @ 0:16:05 (1s) 18.0mph @ 0:16:07 (3s) 14.8mph @ 0:16:13 (60s) 14.5mph @ 0:16:27 (300s)	7.5mph at 0:16:35 8.2mph @ 0:16:35 (1s) 9.6mph @ 0:16:18 (3s) 13.4mph @ 0:16:46 (60s) 14.2mph @ 0:15:49 (300s)	564 / 13.5mph	17.8mph at 0:16:07 17.5mph @ 0:16:07 (1s) 17.0mph @ 0:16:08 (3s) 16.6mph @ 0:16:13 (60s) 14.8mph @ 0:16:29 (300s)	10.5mph at 0:16:18 10.6mph @ 0:16:18 (1s) 10.8mph @ 0:16:19 (3s) 13.3mph @ 0:16:44 (60s) 14.5mph @ 0:15:49 (300s)	833 / 13.5mph
2022-01-29 07:15:53 PM EST	991.35mb	12.14V	16.2°F 95%	24.1°F	WNW (296°)	21.5mph at 0:14:54 20.0mph @ 0:14:54 (1s) 18.1mph @ 0:15:38 (3s) 15.9mph @ 0:14:49 (60s) 14.2mph @ 0:15:43 (300s)	7.1mph at 0:15:08 7.4mph @ 0:15:09 (1s) 7.7mph @ 0:15:11 (3s) 13.3mph @ 0:15:34 (60s) 13.7mph @ 0:15:11 (300s)	3621 / 13.5mph	20.9mph at 0:15:28 18.2mph @ 0:15:29 (1s) 17.4mph @ 0:15:29 (3s) 16.1mph @ 0:14:49 (60s) 14.2mph @ 0:15:48 (300s)	7.1mph at 0:15:21 7.8mph @ 0:15:03 (1s) 9.0mph @ 0:15:10 (3s) 13.5mph @ 0:15:36 (60s) 13.7mph @ 0:15:11 (300s)	577 / 13.8mph	17.3mph at 0:14:54 17.0mph @ 0:14:55 (1s) 16.2mph @ 0:15:30 (3s) 15.4mph @ 0:14:49 (60s) 14.5mph @ 0:15:48 (300s)	10.1mph at 0:15:10 10.3mph @ 0:15:10 (1s) 10.6mph @ 0:15:11 (3s) 13.9mph @ 0:15:48 (60s) 14.1mph @ 0:15:12 (300s)	861 / 13.9mph
2022-01-29 07:14:53 PM EST	991.24mb	12.13V	16.2°F 95%	24.1°F	NW (306°)	31.6mph at 0:13:53 31.5mph @ 0:13:53 (1s) 28.8mph @ 0:13:54 (3s) 25.8mph @ 0:13:54 (3s) 17.3mph @ 0:14:11 (60s) 14.0mph @ 0:14:47 (300s)	8.8mph at 0:13:48 9.2mph @ 0:14:14 (1s) 10.8mph @ 0:13:49 (3s) 15.8mph @ 0:14:46 (60s) 13.1mph @ 0:13:48 (300s)	4247 / 15.8mph	27.3mph at 0:13:54 30.7mph @ 0:13:53 (NoQC) 28.5mph @ 0:13:53 (1s) 27.4mph @ 0:13:54 (3s) 24.6mph @ 0:13:54 (3s) 17.8mph @ 0:14:12 (60s) 13.9mph @ 0:14:47 (300s)	8.1mph at 0:14:14 9.0mph @ 0:14:14 (1s) 10.0mph @ 0:14:15 (3s) 16.0mph @ 0:14:46 (60s) 13.0mph @ 0:13:48 (300s)	676 / 16.1mph	25.3mph at 0:13:54 24.5mph @ 0:13:54 (1s) 23.0mph @ 0:13:55 (3s) 18.0mph @ 0:14:13 (60s) 14.5mph @ 0:14:48 (300s)	12.3mph at 0:14:15 12.4mph @ 0:14:46 (1s) 12.6mph @ 0:14:47 (3s) 16.4mph @ 0:14:48 (60s) 13.4mph @ 0:13:48 (300s)	1026 / 16.4mph



2022-01-29 07:13:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:12:48 PM EST to 2022-01-29 07:13:48 PM EST (60s)</b>	991.19mb	12.13V	16.2°F 95%	24.1°F	<b>NW (305°)</b>	<b>28.9mph</b> at 0:13:21 <b>28.9mph</b> @ 0:13:21 (1s) <b>27.7mph</b> @ 0:12:54 (1s) <b>24.6mph</b> @ 0:12:55 (3s) <b>17.7mph</b> @ 0:13:33 (60s) <b>13.1mph</b> @ 0:13:47 (300s)	<b>9.8mph</b> at 0:13:14 <b>10.6mph</b> @ 0:13:15 (1s) <b>12.5mph</b> @ 0:13:15 (3s) <b>12.1mph</b> @ 0:12:48 (60s) <b>11.9mph</b> @ 0:12:48 (300s)	4569 / 17.0mph	<b>30.4mph</b> at 0:12:54 <b>31.9mph</b> @ 0:12:54 (NoQC) <b>29.1mph</b> @ 0:12:54 (1s) <b>27.2mph</b> @ 0:13:22 (1s) <b>24.7mph</b> @ 0:12:55 (60s) <b>18.0mph</b> @ 0:13:33 (60s) <b>13.0mph</b> @ 0:13:48 (300s)	<b>8.3mph</b> at 0:13:46 <b>9.5mph</b> @ 0:13:47 (1s) <b>11.0mph</b> @ 0:13:48 (3s) <b>12.1mph</b> @ 0:12:48 (60s) <b>11.7mph</b> @ 0:12:48 (300s)	728 / 17.3mph	<b>25.5mph</b> at 0:12:54 <b>24.8mph</b> @ 0:13:30 (1s) <b>23.5mph</b> @ 0:13:31 (3s) <b>18.2mph</b> @ 0:13:35 (60s) <b>13.4mph</b> @ 0:13:47 (300s)	<b>12.2mph</b> at 0:13:15 <b>12.4mph</b> @ 0:13:15 (1s) <b>13.0mph</b> @ 0:13:17 (3s) <b>12.3mph</b> @ 0:12:48 (60s) <b>12.1mph</b> @ 0:12:48 (300s)	1104 / 17.6mph
2022-01-29 07:12:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:11:48 PM EST to 2022-01-29 07:12:48 PM EST (60s)</b>	991.15mb	12.13V	16.2°F 95%	24.1°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>25.6mph</b> at 0:12:42 <b>23.9mph</b> @ 0:12:42 (1s) <b>22.1mph</b> @ 0:12:38 (3s) <b>12.5mph</b> @ 0:11:50 (60s) <b>12.7mph</b> @ 0:11:48 (300s)	<b>6.1mph</b> at 0:12:06 <b>6.2mph</b> @ 0:12:07 (1s) <b>6.7mph</b> @ 0:12:08 (3s) <b>10.4mph</b> @ 0:12:33 (60s) <b>11.6mph</b> @ 0:12:30 (300s)	3218 / 12.1mph	<b>24.7mph</b> at 0:12:38 <b>21.7mph</b> @ 0:12:42 (1s) <b>21.2mph</b> @ 0:12:38 (3s) <b>12.1mph</b> @ 0:12:48 (60s) <b>12.4mph</b> @ 0:11:48 (300s)	<b>5.7mph</b> at 0:12:07 <b>6.1mph</b> @ 0:12:07 (1s) <b>7.0mph</b> @ 0:12:08 (3s) <b>10.4mph</b> @ 0:12:33 (60s) <b>11.5mph</b> @ 0:12:30 (300s)	508 / 12.2mph	<b>21.3mph</b> at 0:12:42 <b>20.9mph</b> @ 0:12:43 (1s) <b>19.9mph</b> @ 0:12:44 (3s) <b>12.4mph</b> @ 0:11:48 (60s) <b>12.5mph</b> @ 0:11:48 (300s)	<b>7.9mph</b> at 0:12:08 <b>8.0mph</b> @ 0:12:08 (1s) <b>8.1mph</b> @ 0:12:10 (3s) <b>10.8mph</b> @ 0:12:34 (60s) <b>11.9mph</b> @ 0:12:31 (300s)	761 / 12.4mph
2022-01-29 07:11:52 PM EST  <b>2022-01-29 07:10:48 PM EST to 2022-01-29 07:11:48 PM EST (60s)</b>	991.20mb	12.15V	16.2°F 95%	24.1°F	<b>NW (310°)</b>	<b>19.7mph</b> at 0:11:05 <b>19.2mph</b> @ 0:11:31 (1s) <b>17.9mph</b> @ 0:11:32 (3s) <b>12.6mph</b> @ 0:11:43 (60s) <b>13.2mph</b> @ 0:10:48 (300s)	<b>8.4mph</b> at 0:10:49 <b>8.6mph</b> @ 0:10:49 (1s) <b>9.5mph</b> @ 0:11:22 (3s) <b>11.3mph</b> @ 0:11:26 (60s) <b>12.7mph</b> @ 0:11:47 (300s)	3330 / 12.5mph	<b>20.9mph</b> at 0:11:00 <b>18.4mph</b> @ 0:11:01 0:11:21 (1s) <b>16.4mph</b> @ 0:11:32 (3s) <b>12.2mph</b> @ 0:10:54 (60s) <b>13.1mph</b> @ 0:10:48 (300s)	<b>7.8mph</b> at 0:11:21 <b>8.5mph</b> @ 0:11:21 (1s) <b>9.0mph</b> @ 0:11:45 (3s) <b>11.0mph</b> @ 0:11:26 (60s) <b>12.4mph</b> @ 0:11:47 (300s)	500 / 12.0mph	<b>16.8mph</b> at 0:11:01 <b>16.5mph</b> @ 0:11:32 (1s) <b>15.7mph</b> @ 0:11:33 (3s) <b>12.9mph</b> @ 0:10:54 (60s) <b>13.5mph</b> @ 0:10:48 (300s)	<b>9.7mph</b> at 0:11:21 <b>9.8mph</b> @ 0:11:22 (1s) <b>10.0mph</b> @ 0:11:23 (3s) <b>11.5mph</b> @ 0:11:28 (60s) <b>12.8mph</b> @ 0:11:47 (300s)	760 / 12.3mph
2022-01-29 07:10:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:09:48 PM EST to 2022-01-29 07:10:47 PM EST (59.9s)</b>	991.18mb	12.13V	16.2°F 95%	24.1°F	<b>NW (315°)</b>	<b>25.2mph</b> at 0:09:57 <b>24.1mph</b> @ 0:09:57 (1s) <b>23.2mph</b> @ 0:09:58 (3s) <b>14.1mph</b> @ 0:10:12 (60s) <b>13.7mph</b> @ 0:10:09 (300s)	<b>6.5mph</b> at 0:10:41 <b>6.8mph</b> @ 0:10:41 (1s) <b>7.4mph</b> @ 0:10:42 (3s) <b>11.6mph</b> @ 0:09:48 (60s) <b>13.3mph</b> @ 0:10:47 (300s)	3342 / 12.6mph	<b>25.9mph</b> at 0:09:55 <b>23.3mph</b> @ 0:09:57 (1s) <b>22.8mph</b> @ 0:09:58 (3s) <b>13.5mph</b> @ 0:10:12 (60s) <b>13.6mph</b> @ 0:10:09 (300s)	<b>6.3mph</b> at 0:10:41 <b>6.8mph</b> @ 0:10:29 (1s) <b>7.4mph</b> @ 0:10:41 (3s) <b>11.5mph</b> @ 0:09:48 (60s) <b>13.1mph</b> @ 0:10:47 (300s)	506 / 12.1mph	<b>22.2mph</b> at 0:09:58 <b>21.9mph</b> @ 0:09:58 (1s) <b>21.1mph</b> @ 0:09:59 (3s) <b>14.2mph</b> @ 0:10:13 (60s) <b>13.9mph</b> @ 0:10:10 (300s)	<b>9.0mph</b> at 0:10:42 <b>9.0mph</b> @ 0:10:42 (1s) <b>9.2mph</b> @ 0:10:43 (3s) <b>11.8mph</b> @ 0:09:48 (60s) <b>13.5mph</b> @ 0:10:48 (300s)	797 / 12.9mph
2022-01-29 07:09:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:08:48 PM EST to 2022-01-29 07:09:48 PM EST (60s)</b>	991.12mb	12.13V	16.2°F 95%	24.1°F	<b>NW (313°)</b>	<b>21.7mph</b> at 0:09:17 <b>21.3mph</b> @ 0:09:18 (1s) <b>19.7mph</b> @ 0:09:19 (3s) <b>11.6mph</b> @ 0:09:47 (60s) <b>14.3mph</b> @ 0:08:48 (300s)	<b>4.9mph</b> at 0:08:49 <b>4.9mph</b> @ 0:08:49 (1s) <b>5.4mph</b> @ 0:08:49 (3s) <b>9.8mph</b> @ 0:09:13 (60s) <b>13.5mph</b> @ 0:09:47 (300s)	3093 / 11.6mph	<b>22.2mph</b> at 0:09:18 <b>20.1mph</b> @ 0:09:18 (1s) <b>18.2mph</b> @ 0:09:19 (3s) <b>11.5mph</b> @ 0:09:48 (60s) <b>14.2mph</b> @ 0:08:48 (300s)	<b>4.3mph</b> at 0:08:48 <b>4.4mph</b> @ 0:08:49 (1s) <b>5.0mph</b> @ 0:08:49 (3s) <b>9.9mph</b> @ 0:09:14 (60s) <b>13.5mph</b> @ 0:09:48 (300s)	481 / 11.5mph	<b>19.1mph</b> at 0:09:18 <b>18.8mph</b> @ 0:09:18 (1s) <b>18.3mph</b> @ 0:09:19 (3s) <b>11.7mph</b> @ 0:09:48 (60s) <b>14.5mph</b> @ 0:08:48 (300s)	<b>6.2mph</b> at 0:08:49 <b>6.2mph</b> @ 0:08:49 (1s) <b>6.4mph</b> @ 0:08:50 (3s) <b>10.1mph</b> @ 0:09:14 (60s) <b>13.8mph</b> @ 0:09:48 (300s)	723 / 11.8mph
2022-01-29 07:08:52 PM EST  <b>2022-01-29 07:07:48 PM EST to 2022-01-29 07:08:48 PM EST (60s)</b>	991.15mb	12.14V	16.2°F 95%	24.1°F	<b>NW (308°)</b>	<b>17.2mph</b> at 0:08:11 <b>16.4mph</b> @ 0:08:11 (1s) <b>15.6mph</b> @ 0:08:11 (3s) <b>16.0mph</b> @ 0:07:48 (60s) <b>15.4mph</b> @ 0:07:48 (300s)	<b>5.8mph</b> at 0:08:48 <b>6.0mph</b> @ 0:08:47 (1s) <b>6.6mph</b> @ 0:08:47 (3s) <b>10.7mph</b> @ 0:08:47 (60s) <b>14.3mph</b> @ 0:08:47 (300s)	2834 / 10.7mph	<b>18.3mph</b> at 0:08:11 <b>16.2mph</b> @ 0:08:11 (1s) <b>15.2mph</b> @ 0:08:12 (3s) <b>15.8mph</b> @ 0:07:48 (60s) <b>15.4mph</b> @ 0:07:48 (300s)	<b>4.8mph</b> at 0:08:47 <b>5.1mph</b> @ 0:08:47 (1s) <b>5.9mph</b> @ 0:08:47 (3s) <b>10.8mph</b> @ 0:08:47 (60s) <b>14.3mph</b> @ 0:08:47 (300s)	448 / 10.8mph	<b>16.1mph</b> at 0:08:10 <b>15.9mph</b> @ 0:08:11 (1s) <b>15.1mph</b> @ 0:08:12 (3s) <b>15.9mph</b> @ 0:07:48 (60s) <b>14.5mph</b> @ 0:07:48 (300s)	<b>6.7mph</b> at 0:08:47 <b>6.8mph</b> @ 0:08:47 (1s) <b>7.0mph</b> @ 0:08:47 (3s) <b>11.2mph</b> @ 0:08:47 (60s) <b>14.5mph</b> @ 0:08:47 (300s)	685 / 11.2mph

2022-01-29 07:07:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:06:48 PM EST to 2022-01-29 07:07:48 PM EST (60s)</b>	991.09mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	NW (309°)	<b>25.3mph</b> at 0:07:06 <b>24.1mph</b> @ 0:07:06 (1s) <b>21.1mph</b> @ 0:07:08 (3s) <b>16.6mph</b> @ 0:07:20 (60s) <b>16.1mph</b> @ 0:06:54 (300s)	<b>9.6mph</b> at 0:07:43 <b>10.2mph</b> @ 0:07:43 (1s) <b>11.6mph</b> @ 0:07:44 (3s) <b>15.0mph</b> @ 0:07:04 (60s) <b>15.4mph</b> @ 0:07:48 (300s)	4302 / 16.0mph	<b>24.9mph</b> at 0:07:06 <b>25.5mph</b> @ 0:07:09 (NoQC) <b>22.2mph</b> @ 0:07:06 (1s) <b>20.1mph</b> @ 0:07:15 (3s) <b>16.2mph</b> @ 0:07:20 (60s) <b>16.0mph</b> @ 0:06:54 (300s)	<b>10.1mph</b> at 0:07:47 <b>11.1mph</b> @ 0:07:34 (1s) <b>11.7mph</b> @ 0:07:35 (3s) <b>14.8mph</b> @ 0:07:04 (60s) <b>15.4mph</b> @ 0:07:48 (300s)	666 / 15.8mph	<b>20.9mph</b> at 0:07:06 <b>20.5mph</b> @ 0:07:07 (1s) <b>19.5mph</b> @ 0:07:08 (3s) <b>16.6mph</b> @ 0:07:21 (60s) <b>16.3mph</b> @ 0:06:55 (300s)	<b>11.5mph</b> at 0:07:34 <b>11.6mph</b> @ 0:07:35 (1s) <b>11.7mph</b> @ 0:07:36 (3s) <b>15.3mph</b> @ 0:07:05 (60s) <b>15.6mph</b> @ 0:07:48 (300s)	997 / 16.0mph
2022-01-29 07:06:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:05:48 PM EST to 2022-01-29 07:06:48 PM EST (60s)</b>	991.08mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	NW (311°)	<b>26.9mph</b> at 0:05:53 <b>25.7mph</b> @ 0:05:54 (1s) <b>23.7mph</b> @ 0:05:56 (3s) <b>15.9mph</b> @ 0:06:41 (60s) <b>16.4mph</b> @ 0:06:18 (300s)	<b>8.7mph</b> at 0:06:12 <b>9.0mph</b> @ 0:06:12 (1s) <b>9.3mph</b> @ 0:06:14 (3s) <b>13.7mph</b> @ 0:05:48 (60s) <b>15.9mph</b> @ 0:05:48 (300s)	4138 / 15.4mph	<b>29.5mph</b> at 0:05:53 <b>30.2mph</b> @ 0:05:53 (NoQC) <b>26.9mph</b> @ 0:05:54 (1s) <b>24.0mph</b> @ 0:05:56 (3s) <b>15.7mph</b> @ 0:06:41 (60s) <b>16.3mph</b> @ 0:06:19 (300s)	<b>7.4mph</b> at 0:06:12 <b>8.1mph</b> @ 0:06:12 (1s) <b>9.2mph</b> @ 0:06:13 (3s) <b>14.2mph</b> @ 0:05:48 (60s) <b>15.9mph</b> @ 0:06:38 (300s)	640 / 15.2mph	<b>23.3mph</b> at 0:05:54 <b>22.7mph</b> @ 0:05:55 (1s) <b>21.8mph</b> @ 0:05:56 (3s) <b>15.9mph</b> @ 0:06:41 (60s) <b>16.7mph</b> @ 0:06:20 (300s)	<b>10.3mph</b> at 0:06:14 <b>10.4mph</b> @ 0:06:14 (1s) <b>10.7mph</b> @ 0:06:15 (3s) <b>14.4mph</b> @ 0:05:48 (60s) <b>16.2mph</b> @ 0:05:48 (300s)	976 / 15.7mph
2022-01-29 07:05:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:04:47 PM EST to 2022-01-29 07:05:47 PM EST (60s)</b>	990.84mb	12.12V	16.1°F 95%	24.1°F	NW (307°)	<b>24.9mph</b> at 0:05:46 <b>23.6mph</b> @ 0:05:47 (1s) <b>21.4mph</b> @ 0:05:47 (3s) <b>15.5mph</b> @ 0:04:47 (60s) <b>15.9mph</b> @ 0:05:47 (300s)	<b>8.5mph</b> at 0:05:23 <b>8.8mph</b> @ 0:05:20 (1s) <b>9.2mph</b> @ 0:05:21 (3s) <b>13.1mph</b> @ 0:05:37 (60s) <b>15.2mph</b> @ 0:04:47 (300s)	3660 / 13.7mph	<b>26.5mph</b> at 0:05:46 <b>27.5mph</b> @ 0:05:46 (NoQC) <b>24.3mph</b> @ 0:05:46 (1s) <b>21.9mph</b> @ 0:05:47 (3s) <b>15.2mph</b> @ 0:04:47 (60s) <b>15.0mph</b> @ 0:04:47 (300s)	<b>8.0mph</b> at 0:05:36 <b>8.9mph</b> @ 0:05:36 (1s) <b>10.2mph</b> @ 0:05:25 (3s) <b>13.5mph</b> @ 0:05:38 (60s) <b>15.0mph</b> @ 0:04:47 (300s)	598 / 14.3mph	<b>22.1mph</b> at 0:05:46 <b>21.6mph</b> @ 0:05:46 (1s) <b>20.3mph</b> @ 0:05:46 (3s) <b>15.8mph</b> @ 0:04:47 (60s) <b>16.2mph</b> @ 0:05:46 (300s)	<b>10.9mph</b> at 0:05:25 <b>11.1mph</b> @ 0:05:25 (1s) <b>11.3mph</b> @ 0:05:26 (3s) <b>13.8mph</b> @ 0:05:41 (60s) <b>15.4mph</b> @ 0:04:47 (300s)	893 / 14.4mph
2022-01-29 07:04:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:03:47 PM EST to 2022-01-29 07:04:47 PM EST (60s)</b>	991.07mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	NW (317°)	<b>22.7mph</b> at 0:04:26 <b>21.5mph</b> @ 0:04:26 (1s) <b>20.0mph</b> @ 0:03:57 (3s) <b>16.4mph</b> @ 0:03:48 (60s) <b>15.2mph</b> @ 0:03:49 (300s)	<b>10.0mph</b> at 0:04:24 <b>11.0mph</b> @ 0:04:24 (1s) <b>12.6mph</b> @ 0:04:25 (3s) <b>15.0mph</b> @ 0:04:25 (60s) <b>15.1mph</b> @ 0:04:10 (300s)	4167 / 15.5mph	<b>22.9mph</b> at 0:03:58 <b>20.5mph</b> @ 0:04:26 (1s) <b>19.6mph</b> @ 0:04:28 (3s) <b>16.3mph</b> @ 0:03:48 (60s) <b>15.0mph</b> @ 0:03:49 (300s)	<b>9.4mph</b> at 0:04:06 <b>11.4mph</b> @ 0:04:06 (1s) <b>12.2mph</b> @ 0:04:09 (3s) <b>14.8mph</b> @ 0:04:24 (60s) <b>15.0mph</b> @ 0:04:25 (300s)	639 / 15.2mph	<b>19.7mph</b> at 0:03:56 <b>19.2mph</b> @ 0:03:56 (1s) <b>18.6mph</b> @ 0:03:58 (3s) <b>16.7mph</b> @ 0:03:48 (60s) <b>15.4mph</b> @ 0:03:50 (300s)	<b>12.8mph</b> at 0:04:44 <b>12.9mph</b> @ 0:04:45 (1s) <b>13.2mph</b> @ 0:04:46 (3s) <b>15.1mph</b> @ 0:04:25 (60s) <b>15.3mph</b> @ 0:04:25 (300s)	963 / 15.5mph
2022-01-29 07:03:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:02:47 PM EST to 2022-01-29 07:03:47 PM EST (60s)</b>	990.96mb	12.13V	16.1°F 95%	24.1°F	NW (315°)	<b>26.9mph</b> at 0:03:03 <b>25.6mph</b> @ 0:03:03 (1s) <b>22.8mph</b> @ 0:02:51 (3s) <b>19.6mph</b> @ 0:03:05 (60s) <b>15.2mph</b> @ 0:03:24 (300s)	<b>10.2mph</b> at 0:03:39 <b>11.2mph</b> @ 0:03:35 (1s) <b>12.9mph</b> @ 0:03:44 (60s) <b>14.7mph</b> @ 0:02:47 (300s)	4408 / 16.4mph	<b>26.7mph</b> at 0:03:03 <b>28.4mph</b> @ 0:03:03 (NoQC) <b>24.9mph</b> @ 0:03:03 (1s) <b>22.6mph</b> @ 0:02:51 (3s) <b>19.3mph</b> @ 0:03:06 (60s) <b>15.0mph</b> @ 0:03:29 (300s)	<b>9.7mph</b> at 0:03:42 <b>10.7mph</b> @ 0:03:30 (1s) <b>11.4mph</b> @ 0:03:32 (3s) <b>16.2mph</b> @ 0:03:44 (60s) <b>14.5mph</b> @ 0:02:47 (300s)	687 / 16.3mph	<b>22.6mph</b> at 0:03:03 <b>22.0mph</b> @ 0:02:50 (1s) <b>21.8mph</b> @ 0:02:52 (3s) <b>20.0mph</b> @ 0:03:07 (60s) <b>15.4mph</b> @ 0:03:29 (300s)	<b>11.6mph</b> at 0:03:34 <b>11.7mph</b> @ 0:03:35 (1s) <b>12.0mph</b> @ 0:03:35 (3s) <b>16.7mph</b> @ 0:03:46 (60s) <b>14.9mph</b> @ 0:02:47 (300s)	1043 / 16.7mph
2022-01-29 07:02:53 PM EST  <b>2022-01-29 07:01:47 PM EST to 2022-01-29 07:02:47 PM EST (60s)</b>	990.93mb	12.13V	16.1°F 95%	24.1°F	NW (318°)	<b>36.2mph</b> at 0:02:11 <b>36.0mph</b> @ 0:02:11 (0.1s) <b>33.6mph</b> @ 0:02:12 (1s) <b>30.0mph</b> @ 0:02:13 (3s) <b>19.1mph</b> @ 0:02:19 (60s) <b>14.8mph</b> @ 0:02:25 (300s)	<b>13.1mph</b> at 0:02:06 <b>12.9mph</b> @ 0:01:47 (1s) <b>12.1mph</b> @ 0:01:47 (3s) <b>14.8mph</b> @ 0:01:47 (60s) <b>14.5mph</b> @ 0:02:00 (300s)	5124 / 19.0mph	<b>33.7mph</b> at 0:02:12 <b>35.6mph</b> @ 0:02:11 (NoQC) <b>32.5mph</b> @ 0:02:11 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 0:02:12 (1s) <b>28.6mph</b> @ 0:02:12 (3s) <b>19.0mph</b> @ 0:02:19 (60s) <b>14.7mph</b> @ 0:02:25 (300s)	<b>11.5mph</b> at 0:02:04 <b>12.7mph</b> @ 0:02:05 (1s) <b>13.7mph</b> @ 0:01:47 (3s) <b>14.8mph</b> @ 0:01:47 (60s) <b>14.2mph</b> @ 0:02:02 (300s)	793 / 18.8mph	<b>30.1mph</b> at 0:02:12 <b>29.5mph</b> @ 0:02:12 (1s) <b>27.7mph</b> @ 0:02:13 (3s) <b>19.4mph</b> @ 0:02:46 (60s) <b>15.0mph</b> @ 0:02:26 (300s)	<b>14.8mph</b> at 0:02:05 <b>14.0mph</b> @ 0:01:47 (1s) <b>13.3mph</b> @ 0:01:47 (3s) <b>14.9mph</b> @ 0:01:47 (60s) <b>14.6mph</b> @ 0:02:03 (300s)	1224 / 19.5mph

2022-01-29 07:01:53 PM EST	990.96mb	12.15V	16.1°F 95%	24.1°F	NW (309°)	30.9mph at 0:01:26	7.7mph at 0:01:10	3965 / 14.8mph	31.9mph at 0:01:26	7.7mph at 0:01:01	626 / 14.9mph	28.5mph at 0:01:26	9.7mph at 0:01:02	931 / 15.0mph
2022-01-29 07:00:47 PM EST to 2022-01-29 07:01:47 PM EST (60s)						30.8mph @ 0:01:26 (1s)	7.9mph @ 0:01:10 (1s)		30.8mph @ 0:01:26 (1s)			8.3mph @ 0:01:02 (1s)	28.0mph @ 0:01:27 (1s)	
2022-01-29 07:00:53 PM EST	990.99mb	12.14V	16.1°F 95%	24.0°F	NW (309°)	17.2mph at 0:00:10	6.1mph at 0:00:36	2713 / 10.3mph	18.4mph at 0:00:10	5.8mph at 0:00:35	420 / 10.1mph	15.1mph at 0:00:10	8.1mph at 0:00:38	637 / 10.5mph
2022-01-29 06:59:47 PM EST to 2022-01-29 07:00:47 PM EST (60s)						16.3mph @ 0:00:10 (1s)	6.5mph @ 0:00:36 (1s)		16.0mph @ 0:00:10 (1s)			6.4mph @ 0:00:36 (1s)	14.8mph @ 0:00:11 (1s)	
2022-01-29 06:59:53 PM EST	990.97mb	12.14V	16.1°F 95%	24.0°F	NW (313°)	23.8mph at 23:58:53	9.7mph at 23:59:41	4108 / 15.3mph	25.2mph at 23:58:55	8.8mph at 23:59:40	637 / 15.2mph	21.3mph at 23:58:55	11.7mph at 23:59:41	957 / 15.4mph
2022-01-29 06:58:47 PM EST to 2022-01-29 06:59:47 PM EST (60s)						22.7mph @ 23:58:56 (1s)	10.0mph @ 23:59:41 (1s)		22.6mph @ 23:58:56 (1s)			9.8mph @ 23:59:41 (1s)	21.1mph @ 23:58:56 (1s)	
2022-01-29 06:58:52 PM EST	990.98mb	12.16V	16.1°F 95%	24.0°F	NW (312°)	22.0mph at 23:57:54	7.3mph at 23:58:06	3795 / 14.2mph	23.5mph at 23:57:50	8.1mph at 23:58:04	581 / 13.9mph	18.8mph at 23:57:55	9.8mph at 23:58:08	887 / 14.3mph
2022-01-29 06:57:47 PM EST to 2022-01-29 06:58:47 PM EST (60s)						20.8mph @ 23:57:55 (1s)	7.7mph @ 23:58:06 (1s)		20.4mph @ 23:57:50 (1s)			8.8mph @ 23:58:04 (1s)	18.5mph @ 23:57:55 (1s)	
2022-01-29 06:57:53 PM EST	990.86mb	12.14V	16.1°F 95%	24.1°F	NW (317°)	32.6mph at 23:56:48	9.2mph at 23:57:07	5069 / 18.8mph	32.5mph at 23:56:48	8.3mph at 23:57:07	755 / 17.9mph	27.6mph at 23:57:30	11.6mph at 23:57:07	1182 / 18.8mph
2022-01-29 06:56:47 PM EST to 2022-01-29 06:57:47 PM EST (60s)						32.5mph @ 23:56:48 (0.1s)	9.7mph @ 23:57:07 (1s)		31.2mph @ 23:57:30 (1s)			9.3mph @ 23:57:08 (1s)	26.9mph @ 23:57:31 (1s)	
2022-01-29 06:56:53 PM EST	990.69mb	12.13V	16.1°F 95%	24.0°F	WNW (302°)	25.2mph at 23:56:43	7.2mph at 23:56:09	3487 / 13.1mph	26.6mph at 23:56:44	6.9mph at 23:56:09	571 / 13.6mph	24.6mph at 23:56:44	9.7mph at 23:56:09	851 / 13.7mph
2022-01-29 06:55:47 PM EST to 2022-01-29 06:56:47 PM EST (60s)						24.0mph @ 23:56:44 (1s)	7.3mph @ 23:56:09 (1s)		28.2mph @ 23:56:44 (NoQC)			7.5mph @ 23:56:09 (1s)	23.9mph @ 23:56:44 (1s)	
2022-01-29 06:55:53 PM EST	990.78mb	12.14V	16.1°F 95%	24.0°F	NW (313°)	23.5mph at 23:54:49	9.9mph at 23:55:02	4264 / 15.9mph	24.9mph at 23:54:49	9.3mph at 23:55:26	650 / 15.5mph	22.6mph at 23:54:50	12.0mph at 23:55:02	988 / 15.8mph
2022-01-29 06:54:47 PM EST to						22.6mph @ 23:54:49 (1s)	10.5mph @ 23:55:02 (1s)		22.4mph @ 23:54:49 (1s)			10.1mph @ 23:55:26 (1s)	22.1mph @ 23:54:50 (1s)	

2022-01-29 06:55:47 PM EST (60s)						@ 23:55:39 (60s) <b>14.4mph</b> @ 23:55:45 (300s)	@ 23:54:47 (60s) <b>14.0mph</b> @ 23:54:47 (300s)		@ 23:55:39 (60s) <b>14.1mph</b> @ 23:55:37 (300s)	@ 23:54:47 (60s) <b>13.6mph</b> @ 23:54:48 (300s)		@ 23:55:40 (60s) <b>14.6mph</b> @ 23:55:38 (300s)	@ 23:54:47 (60s) <b>14.2mph</b> @ 23:54:47 (300s)	
2022-01-29 06:54:53 PM EST	990.69mb	12.13V	16.1°F 95%	24.0°F	NW (312°)	<b>25.2mph</b> at 23:54:42 <b>24.3mph</b> @ 23:54:42 (1s) <b>22.4mph</b> @ 23:54:43 (3s) <b>15.2mph</b> @ 23:54:27 (60s) <b>14.0mph</b> @ 23:54:46 (300s)	<b>7.3mph</b> at 23:54:31 <b>7.8mph</b> @ 23:54:32 (1s) <b>9.1mph</b> @ 23:54:33 (3s) <b>14.3mph</b> @ 23:54:39 (60s) <b>13.7mph</b> @ 23:53:50 (300s)	4063 / 15.1mph	<b>26.8mph</b> at 23:54:42 <b>28.2mph</b> @ 23:54:42 (NoQC) <b>24.8mph</b> @ 23:54:42 (1s) <b>22.8mph</b> @ 23:54:44 (3s) <b>14.7mph</b> @ 23:54:47 (60s) <b>13.6mph</b> @ 23:54:47 (300s)	<b>6.9mph</b> at 23:54:31 <b>7.6mph</b> @ 23:54:31 (1s) <b>8.8mph</b> @ 23:54:32 (3s) <b>13.8mph</b> @ 23:54:39 (60s) <b>13.4mph</b> @ 23:53:49 (300s)	620 / 14.8mph	<b>21.8mph</b> at 23:54:42 <b>21.5mph</b> @ 23:54:42 (1s) <b>21.1mph</b> @ 23:54:44 (3s) <b>15.4mph</b> @ 23:54:27 (60s) <b>14.2mph</b> @ 23:54:46 (300s)	<b>10.6mph</b> at 23:54:33 <b>10.8mph</b> @ 23:54:33 (1s) <b>10.9mph</b> @ 23:54:34 (3s) <b>14.4mph</b> @ 23:54:40 (60s) <b>14.0mph</b> @ 23:53:51 (300s)	940 / 15.1mph
2022-01-29 06:53:53 PM EST	990.73mb	12.13V	16.1°F 95%	24.0°F	NW (312°)	<b>22.5mph</b> at 23:53:28 <b>20.4mph</b> @ 23:53:37 (1s) <b>19.5mph</b> @ 23:53:37 (3s) <b>15.0mph</b> @ 23:53:37 (60s) <b>14.1mph</b> @ 23:52:47 (300s)	<b>8.2mph</b> at 23:53:24 <b>8.5mph</b> @ 23:53:24 (1s) <b>9.7mph</b> @ 23:53:26 (3s) <b>13.5mph</b> @ 23:52:57 (60s) <b>13.8mph</b> @ 23:53:46 (300s)	3946 / 14.7mph	<b>22.3mph</b> at 23:53:28 <b>19.6mph</b> @ 23:53:28 (1s) <b>17.9mph</b> @ 23:53:29 (3s) <b>14.7mph</b> @ 23:53:42 (60s) <b>13.7mph</b> @ 23:52:47 (300s)	<b>8.1mph</b> at 23:53:24 <b>8.8mph</b> @ 23:53:24 (1s) <b>9.9mph</b> @ 23:53:26 (3s) <b>12.9mph</b> @ 23:52:57 (60s) <b>13.4mph</b> @ 23:53:46 (300s)	602 / 14.3mph	<b>20.0mph</b> at 23:53:36 <b>19.7mph</b> @ 23:53:37 (1s) <b>19.1mph</b> @ 23:53:37 (3s) <b>15.7mph</b> @ 23:53:42 (60s) <b>14.4mph</b> @ 23:52:47 (300s)	<b>11.6mph</b> at 23:53:25 <b>11.7mph</b> @ 23:53:25 (1s) <b>12.2mph</b> @ 23:53:26 (3s) <b>13.7mph</b> @ 23:52:59 (60s) <b>14.0mph</b> @ 23:53:33 (300s)	924 / 14.9mph
2022-01-29 06:52:53 PM EST	990.69mb	12.14V	16.1°F 95%	24.0°F	NW (313°)	<b>24.5mph</b> at 23:51:54 <b>23.5mph</b> @ 23:51:55 (1s) <b>21.3mph</b> @ 23:51:55 (3s) <b>13.9mph</b> @ 23:52:33 (60s) <b>15.0mph</b> @ 23:51:56 (300s)	<b>7.0mph</b> at 23:52:05 <b>7.6mph</b> @ 23:52:06 (1s) <b>8.8mph</b> @ 23:52:07 (3s) <b>12.6mph</b> @ 23:51:48 (60s) <b>14.1mph</b> @ 23:52:47 (300s)	3692 / 13.8mph	<b>24.4mph</b> at 23:52:43 <b>21.2mph</b> @ 23:51:55 (1s) <b>19.7mph</b> @ 23:51:55 (3s) <b>13.3mph</b> @ 23:52:47 (60s) <b>14.7mph</b> @ 23:51:57 (300s)	<b>7.5mph</b> at 23:51:48 <b>8.4mph</b> @ 23:51:48 (1s) <b>8.8mph</b> @ 23:52:07 (3s) <b>12.4mph</b> @ 23:51:48 (60s) <b>13.7mph</b> @ 23:52:43 (300s)	558 / 13.3mph	<b>20.7mph</b> at 23:51:55 <b>20.4mph</b> @ 23:51:55 (1s) <b>19.7mph</b> @ 23:51:57 (3s) <b>14.3mph</b> @ 23:52:35 (60s) <b>15.2mph</b> @ 23:51:57 (300s)	<b>10.7mph</b> at 23:52:30 <b>10.8mph</b> @ 23:52:30 (1s) <b>11.2mph</b> @ 23:52:31 (3s) <b>13.0mph</b> @ 23:51:49 (60s) <b>14.4mph</b> @ 23:52:46 (300s)	878 / 14.2mph
2022-01-29 06:51:53 PM EST	990.66mb	12.14V	16.1°F 95%	24.0°F	NW (309°)	<b>23.3mph</b> at 23:51:37 <b>20.4mph</b> @ 23:51:37 (1s) <b>19.4mph</b> @ 23:51:39 (3s) <b>14.4mph</b> @ 23:51:06 (60s) <b>15.7mph</b> @ 23:51:02 (300s)	<b>6.6mph</b> at 23:51:29 <b>6.8mph</b> @ 23:51:29 (1s) <b>7.3mph</b> @ 23:51:30 (3s) <b>12.5mph</b> @ 23:51:32 (60s) <b>15.0mph</b> @ 23:51:46 (300s)	3379 / 12.7mph	<b>22.3mph</b> at 23:51:37 <b>20.1mph</b> @ 23:51:37 (1s) <b>18.2mph</b> @ 23:51:39 (3s) <b>14.4mph</b> @ 23:51:08 (60s) <b>15.4mph</b> @ 23:51:02 (300s)	<b>6.2mph</b> at 23:51:29 <b>6.7mph</b> @ 23:51:29 (1s) <b>7.2mph</b> @ 23:51:31 (3s) <b>12.5mph</b> @ 23:51:47 (60s) <b>14.7mph</b> @ 23:51:47 (300s)	524 / 12.5mph	<b>18.9mph</b> at 23:51:39 <b>18.6mph</b> @ 23:51:39 (1s) <b>18.3mph</b> @ 23:51:40 (3s) <b>14.9mph</b> @ 23:51:09 (60s) <b>15.9mph</b> @ 23:51:03 (300s)	<b>8.4mph</b> at 23:51:30 <b>8.5mph</b> @ 23:51:30 (1s) <b>8.7mph</b> @ 23:51:31 (3s) <b>13.0mph</b> @ 23:51:47 (60s) <b>15.2mph</b> @ 23:51:47 (300s)	808 / 13.1mph
2022-01-29 06:50:53 PM EST	990.58mb	12.13V	16.0°F 95%	24.0°F	NW (308°)	<b>22.8mph</b> at 23:50:41 <b>20.5mph</b> @ 23:50:42 (1s) <b>18.0mph</b> @ 23:50:12 (3s) <b>13.9mph</b> @ 23:49:47 (60s) <b>15.6mph</b> @ 23:50:46 (300s)	<b>6.8mph</b> at 23:49:56 <b>7.0mph</b> @ 23:49:56 (1s) <b>8.2mph</b> @ 23:49:58 (3s) <b>12.8mph</b> @ 23:50:24 (60s) <b>15.2mph</b> @ 23:50:19 (300s)	3644 / 13.6mph	<b>24.8mph</b> at 23:50:40 <b>22.2mph</b> @ 23:50:41 (1s) <b>20.1mph</b> @ 23:50:42 (3s) <b>13.6mph</b> @ 23:49:48 (60s) <b>15.3mph</b> @ 23:50:46 (300s)	<b>5.8mph</b> at 23:49:56 <b>6.3mph</b> @ 23:49:56 (1s) <b>7.6mph</b> @ 23:49:57 (3s) <b>12.2mph</b> @ 23:50:24 (60s) <b>14.8mph</b> @ 23:50:19 (300s)	564 / 13.5mph	<b>20.5mph</b> at 23:50:41 <b>20.2mph</b> @ 23:50:42 (1s) <b>19.4mph</b> @ 23:50:43 (3s) <b>14.4mph</b> @ 23:49:47 (60s) <b>15.7mph</b> @ 23:50:47 (300s)	<b>9.3mph</b> at 23:50:03 <b>9.5mph</b> @ 23:50:03 (1s) <b>9.8mph</b> @ 23:50:05 (3s) <b>13.0mph</b> @ 23:50:25 (60s) <b>15.4mph</b> @ 23:50:21 (300s)	866 / 14.0mph
2022-01-29 06:49:53 PM EST	990.58mb	12.13V	16.0°F 95%	24.0°F	NW (311°)	<b>23.6mph</b> at 23:49:11 <b>23.3mph</b> @ 23:49:12 (1s) <b>21.6mph</b> @ 23:49:14 (3s) <b>16.3mph</b> @ 23:48:47 (60s) <b>15.6mph</b> @ 23:49:24 (300s)	<b>7.6mph</b> at 23:49:06 <b>8.0mph</b> @ 23:49:06 (1s) <b>8.9mph</b> @ 23:49:33 (3s) <b>13.9mph</b> @ 23:49:46 (60s) <b>15.3mph</b> @ 23:49:09 (300s)	3732 / 13.9mph	<b>25.2mph</b> at 23:49:11 <b>25.8mph</b> @ 23:49:11 (NoQC) <b>23.4mph</b> @ 23:49:12 (1s) <b>21.9mph</b> @ 23:49:14 (3s) <b>15.9mph</b> @ 23:48:47 (60s) <b>15.2mph</b> @ 23:49:25 (300s)	<b>6.8mph</b> at 23:49:33 <b>7.8mph</b> @ 23:49:33 (1s) <b>8.3mph</b> @ 23:49:33 (3s) <b>13.6mph</b> @ 23:49:46 (60s) <b>14.9mph</b> @ 23:49:10 (300s)	570 / 13.6mph	<b>20.7mph</b> at 23:49:12 <b>20.5mph</b> @ 23:49:13 (1s) <b>20.0mph</b> @ 23:49:14 (3s) <b>16.4mph</b> @ 23:48:47 (60s) <b>17.7mph</b> @ 23:49:27 (300s)	<b>9.8mph</b> at 23:49:33 <b>10.1mph</b> @ 23:49:33 (1s) <b>10.5mph</b> @ 23:49:34 (3s) <b>14.2mph</b> @ 23:49:46 (60s) <b>15.4mph</b> @ 23:49:11 (300s)	883 / 14.2mph
2022-01-29 06:48:53 PM EST	990.49mb	12.13V	16.0°F 95%	24.0°F	NW (317°)	<b>24.5mph</b> at 23:47:47 <b>26.4mph</b> @ 23:47:47 (1s) <b>23.9mph</b>	<b>8.2mph</b> at 23:48:21 <b>9.1mph</b> @ 23:48:21 (1s) <b>11.1mph</b>	4395 / 16.3mph	<b>25.4mph</b> at 23:48:46 <b>26.5mph</b> @ 23:47:52 (NoQC) <b>24.4mph</b>	<b>8.2mph</b> at 23:48:20 <b>9.0mph</b> @ 23:48:21 (1s) <b>10.4mph</b>	669 / 15.9mph	<b>22.8mph</b> at 23:47:47 <b>22.6mph</b> @ 23:47:47 (1s) <b>21.8mph</b>	<b>13.5mph</b> at 23:48:43 <b>13.7mph</b> @ 23:48:43 (1s) <b>14.1mph</b>	1032 / 16.5mph

06:47:47 PM EST to 2022-01-29 06:48:47 PM EST (60s)						@ 23:47:48 (3s) <b>18.9mph</b> @ 23:47:56 (60s) <b>15.4mph</b> @ 23:47:58 (300s)	@ 23:48:22 (3s) <b>16.3mph</b> @ 23:48:46 (60s) <b>15.0mph</b> @ 23:48:26 (300s)		@ 23:47:47 (1s) <b>22.2mph</b> @ 23:47:48 (3s) <b>18.5mph</b> @ 23:47:57 (60s) <b>15.2mph</b> @ 23:47:59 (300s)	@ 23:48:22 (3s) <b>15.7mph</b> @ 23:48:43 (60s) <b>14.7mph</b> @ 23:48:27 (300s)		@ 23:47:49 (3s) <b>18.8mph</b> @ 23:47:57 (60s) <b>15.7mph</b> @ 23:48:00 (300s)	@ 23:48:44 (3s) <b>16.4mph</b> @ 23:48:47 (60s) <b>15.3mph</b> @ 23:48:28 (300s)	
2022-01-29 06:47:52 PM EST  <b>2022-01-29 06:46:47 PM EST to 2022-01-29 06:47:47 PM EST (60s)</b>	990.52mb	12.14V	16.0°F 95%	24.0°F	NW (316°)	<b>29.9mph</b> at 23:47:46 <b>29.7mph</b> @ 23:47:46 (0.1s) <b>26.7mph</b> @ 23:47:46 (1s) <b>24.3mph</b> @ 23:47:22 (3s) <b>18.5mph</b> @ 23:47:33 (60s) <b>15.2mph</b> @ 23:47:46 (300s)	<b>10.9mph</b> at 23:46:53 <b>11.7mph</b> @ 23:46:53 (1s) <b>12.3mph</b> @ 23:46:53 (3s) <b>15.8mph</b> @ 23:46:47 (60s) <b>13.8mph</b> @ 23:46:56 (300s)	4943 / 18.3mph	<b>30.1mph</b> at 23:46:57 <b>30.2mph</b> @ 23:46:57 (NoQC) <b>25.9mph</b> @ 23:46:58 (1s) <b>24.7mph</b> @ 23:47:23 (3s) <b>18.4mph</b> @ 23:47:32 (60s) <b>15.0mph</b> @ 23:47:46 (300s)	<b>9.5mph</b> at 23:47:44 <b>10.6mph</b> @ 23:47:44 (1s) <b>12.2mph</b> @ 23:46:53 (3s) <b>15.5mph</b> @ 23:46:47 (60s) <b>13.7mph</b> @ 23:46:56 (300s)	759 / 18.0mph	<b>24.5mph</b> at 23:47:21 <b>23.9mph</b> @ 23:47:21 (1s) <b>23.3mph</b> @ 23:47:23 (3s) <b>18.6mph</b> @ 23:47:32 (60s) <b>15.4mph</b> @ 23:47:46 (300s)	<b>13.5mph</b> at 23:46:53 <b>13.7mph</b> @ 23:46:53 (1s) <b>13.9mph</b> @ 23:46:55 (3s) <b>15.7mph</b> @ 23:46:47 (60s) <b>14.2mph</b> @ 23:46:47 (300s)	1146 / 18.3mph
2022-01-29 06:46:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:45:47 PM EST to 2022-01-29 06:46:47 PM EST (60s)</b>	990.61mb	12.13V	15.9°F 95%	24.0°F	NW (313°)	<b>27.6mph</b> at 23:46:41 <b>25.1mph</b> @ 23:46:42 (1s) <b>23.3mph</b> @ 23:46:15 (3s) <b>15.8mph</b> @ 23:46:46 (60s) <b>14.0mph</b> @ 23:45:47 (300s)	<b>5.6mph</b> at 23:45:47 <b>5.8mph</b> @ 23:45:47 (1s) <b>6.1mph</b> @ 23:45:47 (3s) <b>12.4mph</b> @ 23:46:12 (60s) <b>13.7mph</b> @ 23:46:02 (300s)	4255 / 15.8mph	<b>25.7mph</b> at 23:46:14 <b>26.8mph</b> @ 23:46:14 (NoQC) <b>24.0mph</b> @ 23:46:14 (1s) <b>22.9mph</b> @ 23:46:15 (3s) <b>15.5mph</b> @ 23:46:47 (60s) <b>13.8mph</b> @ 23:45:47 (300s)	<b>5.1mph</b> at 23:45:47 <b>5.3mph</b> @ 23:45:47 (1s) <b>5.4mph</b> @ 23:45:47 (3s) <b>11.8mph</b> @ 23:46:12 (60s) <b>13.6mph</b> @ 23:46:02 (300s)	655 / 15.6mph	<b>22.3mph</b> at 23:46:42 <b>21.8mph</b> @ 23:46:42 (1s) <b>20.8mph</b> @ 23:46:16 (3s) <b>15.7mph</b> @ 23:46:47 (60s) <b>14.4mph</b> @ 23:45:47 (300s)	<b>8.7mph</b> at 23:45:47 <b>8.6mph</b> @ 23:45:47 (1s) <b>8.6mph</b> @ 23:45:47 (3s) <b>12.9mph</b> @ 23:46:13 (60s) <b>14.1mph</b> @ 23:46:03 (300s)	978 / 15.7mph
2022-01-29 06:45:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:44:47 PM EST to 2022-01-29 06:45:47 PM EST (60s)</b>	990.49mb	12.12V	15.9°F 95%	24.0°F	NW (313°)	<b>24.4mph</b> at 23:45:05 <b>23.5mph</b> @ 23:45:08 (1s) <b>22.4mph</b> @ 23:45:09 (3s) <b>14.3mph</b> @ 23:45:25 (60s) <b>15.3mph</b> @ 23:44:47 (300s)	<b>5.6mph</b> at 23:45:46 <b>5.8mph</b> @ 23:45:46 (1s) <b>6.4mph</b> @ 23:45:46 (3s) <b>12.8mph</b> @ 23:45:46 (60s) <b>14.0mph</b> @ 23:45:46 (300s)	3416 / 12.8mph	<b>25.2mph</b> at 23:45:07 <b>27.2mph</b> @ 23:45:07 (NoQC) <b>23.6mph</b> @ 23:45:07 (1s) <b>22.3mph</b> @ 23:45:08 (3s) <b>13.8mph</b> @ 23:45:22 (60s) <b>15.3mph</b> @ 23:44:47 (300s)	<b>4.8mph</b> at 23:45:45 <b>5.2mph</b> @ 23:45:45 (1s) <b>5.5mph</b> @ 23:45:46 (3s) <b>12.2mph</b> @ 23:45:46 (60s) <b>13.8mph</b> @ 23:45:46 (300s)	513 / 12.3mph	<b>22.2mph</b> at 23:45:08 <b>21.7mph</b> @ 23:45:09 (1s) <b>21.0mph</b> @ 23:45:09 (3s) <b>14.3mph</b> @ 23:45:26 (60s) <b>15.7mph</b> @ 23:44:47 (300s)	<b>8.3mph</b> at 23:45:46 <b>8.5mph</b> @ 23:45:45 (1s) <b>8.6mph</b> @ 23:45:47 (3s) <b>13.0mph</b> @ 23:45:05 (60s) <b>14.4mph</b> @ 23:45:47 (300s)	827 / 13.4mph
2022-01-29 06:44:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:43:47 PM EST to 2022-01-29 06:44:47 PM EST (60s)</b>	990.52mb	12.14V	15.9°F 95%	24.0°F	NW (316°)	<b>22.9mph</b> at 23:44:28 <b>21.7mph</b> @ 23:44:29 (1s) <b>19.8mph</b> @ 23:44:29 (3s) <b>16.0mph</b> @ 23:43:58 (60s) <b>16.2mph</b> @ 23:43:49 (300s)	<b>7.8mph</b> at 23:44:22 <b>8.2mph</b> @ 23:44:22 (1s) <b>9.1mph</b> @ 23:44:24 (3s) <b>12.5mph</b> @ 23:44:27 (60s) <b>15.4mph</b> @ 23:44:46 (300s)	3628 / 13.6mph	<b>25.3mph</b> at 23:44:28 <b>22.7mph</b> @ 23:44:28 (1s) <b>20.3mph</b> @ 23:44:29 (3s) <b>16.4mph</b> @ 23:43:58 (60s) <b>16.2mph</b> @ 23:43:50 (300s)	<b>7.6mph</b> at 23:44:22 <b>8.6mph</b> @ 23:44:22 (1s) <b>9.6mph</b> @ 23:44:22 (3s) <b>12.7mph</b> @ 23:44:27 (60s) <b>15.3mph</b> @ 23:44:47 (300s)	560 / 13.4mph	<b>18.3mph</b> at 23:44:29 <b>18.2mph</b> @ 23:44:29 (1s) <b>17.5mph</b> @ 23:44:30 (3s) <b>16.4mph</b> @ 23:44:00 (60s) <b>16.5mph</b> @ 23:43:47 (300s)	<b>10.0mph</b> at 23:44:22 <b>10.0mph</b> @ 23:44:22 (1s) <b>10.2mph</b> @ 23:44:23 (3s) <b>13.4mph</b> @ 23:44:28 (60s) <b>15.7mph</b> @ 23:44:46 (300s)	859 / 13.9mph
2022-01-29 06:43:52 PM EST  <b>2022-01-29 06:42:47 PM EST to 2022-01-29 06:43:47 PM EST (60s)</b>	990.35mb	12.13V	15.9°F 95%	24.0°F	NW (307°)	<b>27.8mph</b> at 23:43:11 <b>26.3mph</b> @ 23:43:11 (1s) <b>23.6mph</b> @ 23:43:06 (3s) <b>15.5mph</b> @ 23:43:40 (60s) <b>17.0mph</b> @ 23:42:47 (300s)	<b>8.0mph</b> at 23:42:50 <b>8.4mph</b> @ 23:42:50 (1s) <b>9.2mph</b> @ 23:42:51 (3s) <b>11.0mph</b> @ 23:42:58 (60s) <b>16.2mph</b> @ 23:43:46 (300s)	4144 / 15.4mph	<b>30.7mph</b> at 23:43:11 <b>31.1mph</b> @ 23:43:10 (NoQC) <b>28.8mph</b> @ 23:43:11 (1s) <b>26.7mph</b> @ 23:43:11 (3s) <b>25.6mph</b> @ 23:43:11 (60s) <b>15.8mph</b> @ 23:43:46 (60s) <b>16.9mph</b> @ 23:42:47 (300s)	<b>8.0mph</b> at 23:42:50 <b>8.7mph</b> @ 23:42:51 (1s) <b>9.9mph</b> @ 23:42:52 (3s) <b>11.0mph</b> @ 23:42:58 (60s) <b>16.2mph</b> @ 23:43:45 (300s)	665 / 15.8mph	<b>26.0mph</b> at 23:43:10 <b>25.1mph</b> @ 23:43:11 (1s) <b>23.9mph</b> @ 23:43:12 (3s) <b>15.9mph</b> @ 23:43:41 (60s) <b>17.3mph</b> @ 23:42:47 (300s)	<b>10.3mph</b> at 23:43:38 <b>10.4mph</b> @ 23:43:39 (1s) <b>10.7mph</b> @ 23:43:40 (3s) <b>11.5mph</b> @ 23:42:59 (60s) <b>16.5mph</b> @ 23:43:46 (300s)	992 / 15.9mph
2022-01-29 06:42:52 PM EST  <b>2022-01-29 06:41:47 PM EST to 2022-01-29 06:42:47 PM EST (60s)</b>	990.34mb	12.13V	15.9°F 95%	24.0°F	NW (307°)	<b>23.3mph</b> at 23:41:55 <b>21.5mph</b> @ 23:41:56 (1s) <b>19.5mph</b> @ 23:41:56 (3s) <b>16.4mph</b> @ 23:41:47 (60s) <b>18.6mph</b> @ 23:41:47 (300s)	<b>6.3mph</b> at 23:42:26 <b>6.5mph</b> @ 23:42:26 (1s) <b>7.1mph</b> @ 23:42:27 (3s) <b>11.6mph</b> @ 23:42:46 (60s) <b>17.0mph</b> @ 23:42:45 (300s)	3094 / 11.6mph	<b>26.4mph</b> at 23:41:55 <b>26.6mph</b> @ 23:41:55 (NoQC) <b>23.2mph</b> @ 23:41:55 (1s) <b>19.6mph</b> @ 23:41:56 (3s) <b>16.2mph</b> @ 23:41:47 (60s) <b>18.4mph</b> @ 23:41:47 (300s)	<b>5.3mph</b> at 23:42:38 <b>5.9mph</b> @ 23:42:39 (1s) <b>6.9mph</b> @ 23:42:39 (3s) <b>11.6mph</b> @ 23:42:46 (60s) <b>16.9mph</b> @ 23:42:42 (300s)	486 / 11.7mph	<b>20.4mph</b> at 23:41:55 <b>20.6mph</b> @ 23:41:55 (NoQC) <b>20.0mph</b> @ 23:41:56 (1s) <b>18.4mph</b> @ 23:41:57 (3s) <b>16.7mph</b> @ 23:41:47 (60s) <b>18.8mph</b> @ 23:41:47 (300s)	<b>8.4mph</b> at 23:42:27 <b>8.4mph</b> @ 23:42:27 (1s) <b>8.5mph</b> @ 23:42:28 (3s) <b>12.2mph</b> @ 23:42:46 (60s) <b>17.3mph</b> @ 23:42:46 (300s)	756 / 12.3mph

2022-01-29 06:41:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:40:47 PM EST to 2022-01-29 06:41:47 PM EST (60s)</b>	990.32mb	12.12V	15.8°F 95%	24.0°F	NW (314°)	<b>23.8mph</b> at 23:41:16 <b>21.8mph</b> @ 23:41:16 (1s) <b>21.7mph</b> @ 23:40:47 (3s) <b>19.8mph</b> @ 23:40:47 (60s) <b>19.0mph</b> @ 23:41:00 (300s)	<b>9.8mph</b> at 23:41:11 <b>10.3mph</b> @ 23:41:12 (1s) <b>10.9mph</b> @ 23:41:12 (3s) <b>16.4mph</b> @ 23:41:46 (60s) <b>18.6mph</b> @ 23:41:46 (300s)	4412 / 16.4mph	<b>25.4mph</b> at 23:41:36 <b>25.8mph</b> @ 23:41:15 (NoQC) <b>22.9mph</b> @ 23:41:36 (1s) <b>21.0mph</b> @ 23:40:49 (3s) <b>19.4mph</b> @ 23:40:47 (60s) <b>18.9mph</b> @ 23:41:00 (300s)	<b>9.1mph</b> at 23:41:11 <b>9.9mph</b> @ 23:41:12 (1s) (1s) <b>10.4mph</b> @ 23:41:12 (3s) <b>16.1mph</b> @ 23:41:27 (60s) <b>18.4mph</b> @ 23:41:47 (300s)	687 / 16.3mph	<b>21.1mph</b> at 23:41:36 <b>20.7mph</b> @ 23:41:37 (1s) <b>21.1mph</b> @ 23:40:47 (3s) <b>20.0mph</b> @ 23:40:47 (60s) <b>19.2mph</b> @ 23:41:01 (300s)	<b>11.9mph</b> at 23:41:13 <b>12.1mph</b> @ 23:41:13 (1s) <b>12.3mph</b> @ 23:41:14 (3s) <b>16.5mph</b> @ 23:41:29 (60s) <b>18.8mph</b> @ 23:41:46 (300s)	1043 / 16.7mph
2022-01-29 06:40:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:39:45 PM EST to 2022-01-29 06:40:45 PM EST (60s)</b>	990.34mb	12.13V	15.8°F 94%	24.0°F	NW (316°)	<b>33.9mph</b> at 23:40:01 <b>33.8mph</b> @ 23:40:01 (0.1s) <b>29.9mph</b> @ 23:40:01 (1s) <b>28.8mph</b> @ 23:39:45 (3s) <b>21.0mph</b> @ 23:40:26 (60s) <b>18.9mph</b> @ 23:40:44 (300s)	<b>10.6mph</b> at 23:40:38 <b>11.4mph</b> @ 23:40:38 (1s) <b>13.7mph</b> @ 23:40:39 (3s) <b>17.6mph</b> @ 23:39:45 (60s) <b>17.6mph</b> @ 23:39:45 (300s)	5342 / 19.8mph	<b>31.8mph</b> at 23:40:01 <b>33.9mph</b> @ 23:40:00 (NoQC) <b>30.8mph</b> @ 23:40:00 (1s) <b>29.4mph</b> @ 23:39:45 (1s) <b>28.5mph</b> @ 23:39:45 (3s) <b>21.0mph</b> @ 23:40:26 (60s) <b>18.7mph</b> @ 23:40:44 (300s)	<b>10.5mph</b> at 23:40:38 <b>11.8mph</b> @ 23:40:38 (1s) <b>13.3mph</b> @ 23:40:39 (3s) <b>17.8mph</b> @ 23:39:45 (60s) <b>17.5mph</b> @ 23:39:45 (300s)	821 / 19.4mph	<b>28.2mph</b> at 23:40:18 <b>27.5mph</b> @ 23:40:19 (1s) <b>26.4mph</b> @ 23:39:46 (3s) <b>21.3mph</b> @ 23:40:27 (60s) <b>19.1mph</b> @ 23:40:44 (300s)	<b>14.5mph</b> at 23:40:39 <b>14.7mph</b> @ 23:40:39 (1s) <b>15.1mph</b> @ 23:40:40 (3s) <b>17.9mph</b> @ 23:39:45 (60s) <b>17.8mph</b> @ 23:39:45 (300s)	1265 / 20.1mph
2022-01-29 06:39:52 PM EST  <b>2022-01-29 06:38:45 PM EST to 2022-01-29 06:39:45 PM EST (60s)</b>	990.21mb	12.14V	15.9°F 94%	24.0°F	NW (317°)	<b>31.4mph</b> at 23:39:43 <b>31.2mph</b> @ 23:39:43 (0.1s) <b>29.7mph</b> @ 23:39:43 (1s) <b>26.5mph</b> @ 23:39:44 (3s) <b>19.6mph</b> @ 23:38:45 (60s) <b>18.0mph</b> @ 23:38:50 (300s)	<b>8.9mph</b> at 23:39:17 <b>9.4mph</b> @ 23:39:17 (1s) <b>11.4mph</b> @ 23:39:25 (3s) <b>16.7mph</b> @ 23:39:26 (60s) <b>17.5mph</b> @ 23:39:29 (300s)	4748 / 17.6mph	<b>32.4mph</b> at 23:39:43 <b>33.9mph</b> @ 23:39:43 (NoQC) <b>31.0mph</b> @ 23:39:43 (1s) <b>29.8mph</b> @ 23:39:44 (1s) <b>26.6mph</b> @ 23:39:44 (3s) <b>19.4mph</b> @ 23:38:45 (60s) <b>17.7mph</b> @ 23:38:51 (300s)	<b>9.1mph</b> at 23:39:17 <b>10.2mph</b> @ 23:39:23 (1s) <b>11.1mph</b> @ 23:39:25 (3s) <b>16.6mph</b> @ 23:39:26 (60s) <b>17.3mph</b> @ 23:39:28 (300s)	751 / 17.8mph	<b>27.7mph</b> at 23:39:44 <b>27.3mph</b> @ 23:39:44 (1s) <b>23.9mph</b> @ 23:39:44 (3s) <b>19.8mph</b> @ 23:38:47 (60s) <b>18.1mph</b> @ 23:38:51 (300s)	<b>12.6mph</b> at 23:39:25 <b>12.9mph</b> @ 23:39:25 (1s) <b>13.6mph</b> @ 23:38:55 (3s) <b>17.2mph</b> @ 23:39:28 (60s) <b>17.7mph</b> @ 23:39:29 (300s)	1122 / 17.9mph
2022-01-29 06:39:06 PM EST  <b>2022-01-29 06:37:45 PM EST to 2022-01-29 06:38:45 PM EST (60s)</b>	990.27mb	12.12V	15.9°F 94%	24.0°F	NW (317°)	<b>30.7mph</b> at 23:37:51 <b>30.7mph</b> @ 23:37:51 (0.1s) <b>28.8mph</b> @ 23:37:54 (1s) <b>28.0mph</b> @ 23:37:54 (3s) <b>20.9mph</b> @ 23:37:58 (60s) <b>18.0mph</b> @ 23:38:42 (300s)	<b>11.8mph</b> at 23:38:03 <b>11.7mph</b> @ 23:37:45 (1s) <b>13.7mph</b> @ 23:37:45 (3s) <b>18.7mph</b> @ 23:38:33 (60s) <b>17.3mph</b> @ 23:37:45 (300s)	5296 / 19.6mph	<b>32.8mph</b> at 23:37:51 <b>33.7mph</b> @ 23:37:51 (NoQC) <b>31.0mph</b> @ 23:37:51 (1s) <b>29.4mph</b> @ 23:37:54 (1s) <b>28.2mph</b> @ 23:37:54 (3s) <b>20.5mph</b> @ 23:37:58 (60s) <b>17.7mph</b> @ 23:38:42 (300s)	<b>10.6mph</b> at 23:38:03 <b>11.7mph</b> @ 23:37:45 (1s) <b>13.1mph</b> @ 23:37:45 (3s) <b>18.4mph</b> @ 23:38:33 (60s) <b>17.0mph</b> @ 23:37:45 (300s)	818 / 19.4mph	<b>27.7mph</b> at 23:37:54 <b>27.2mph</b> @ 23:37:54 (1s) <b>26.8mph</b> @ 23:37:55 (3s) <b>20.8mph</b> @ 23:38:01 (60s) <b>18.1mph</b> @ 23:38:44 (300s)	<b>13.6mph</b> at 23:37:45 <b>13.7mph</b> @ 23:37:45 (1s) <b>14.5mph</b> @ 23:37:46 (3s) <b>19.1mph</b> @ 23:38:34 (60s) <b>17.3mph</b> @ 23:37:45 (300s)	1244 / 19.8mph
2022-01-29 06:37:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:36:45 PM EST to 2022-01-29 06:37:45 PM EST (60s)</b>	990.41mb	12.12V	15.9°F 94%	24.0°F	NW (316°)	<b>31.5mph</b> at 23:37:20 <b>31.4mph</b> @ 23:37:20 (0.1s) <b>29.3mph</b> @ 23:37:12 (1s) <b>27.2mph</b> @ 23:37:13 (3s) <b>21.2mph</b> @ 23:37:31 (60s) <b>17.3mph</b> @ 23:37:38 (300s)	<b>10.6mph</b> at 23:36:57 <b>11.3mph</b> @ 23:36:57 (1s) <b>12.4mph</b> @ 23:37:41 (3s) <b>17.8mph</b> @ 23:36:45 (60s) <b>16.3mph</b> @ 23:36:58 (300s)	5331 / 19.7mph	<b>30.5mph</b> at 23:37:24 <b>34.2mph</b> @ 23:37:20 (NoQC) <b>31.1mph</b> @ 23:37:20 (0.1s) <b>29.0mph</b> @ 23:37:20 (1s) <b>26.8mph</b> @ 23:36:45 (3s) <b>21.0mph</b> @ 23:37:30 (60s) <b>17.0mph</b> @ 23:37:39 (300s)	<b>10.4mph</b> at 23:37:44 <b>11.4mph</b> @ 23:37:44 (1s) <b>12.5mph</b> @ 23:37:41 (3s) <b>17.6mph</b> @ 23:36:45 (60s) <b>16.1mph</b> @ 23:36:58 (300s)	821 / 19.4mph	<b>27.3mph</b> at 23:37:20 <b>26.9mph</b> @ 23:36:45 (1s) <b>26.6mph</b> @ 23:36:45 (3s) <b>21.2mph</b> @ 23:37:31 (60s) <b>17.4mph</b> @ 23:37:44 (300s)	<b>13.5mph</b> at 23:37:44 <b>14.1mph</b> @ 23:37:44 (1s) <b>14.8mph</b> @ 23:36:58 (3s) <b>17.9mph</b> @ 23:36:45 (60s) <b>16.4mph</b> @ 23:36:45 (300s)	1251 / 19.9mph
2022-01-29 06:36:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:35:45 PM EST to 2022-01-29 06:36:45 PM EST (60s)</b>	990.13mb	12.14V	15.9°F 94%	24.1°F	NW (314°)	<b>30.8mph</b> at 23:36:43 <b>30.7mph</b> @ 23:36:43 (0.1s) <b>29.5mph</b> @ 23:36:43 (1s) <b>26.0mph</b> @ 23:36:44 (3s) <b>17.8mph</b> @ 23:36:44 (60s) <b>16.3mph</b> @ 23:36:44 (300s)	<b>10.3mph</b> at 23:35:55 <b>10.4mph</b> @ 23:35:55 (1s) <b>11.2mph</b> @ 23:35:56 (3s) <b>13.1mph</b> @ 23:35:58 (60s) <b>15.6mph</b> @ 23:35:46 (300s)	4811 / 17.8mph	<b>33.5mph</b> at 23:36:43 <b>34.9mph</b> @ 23:36:43 (NoQC) <b>32.0mph</b> @ 23:36:43 (0.1s) <b>30.2mph</b> @ 23:36:43 (1s) <b>27.0mph</b> @ 23:36:44 (3s) <b>17.6mph</b> @ 23:36:44 (60s) <b>16.1mph</b> @ 23:36:44 (300s)	<b>9.2mph</b> at 23:35:55 <b>10.0mph</b> @ 23:35:55 (1s) <b>10.5mph</b> @ 23:35:56 (3s) <b>13.0mph</b> @ 23:35:58 (60s) <b>15.4mph</b> @ 23:35:47 (300s)	744 / 17.6mph	<b>28.1mph</b> at 23:36:43 <b>27.7mph</b> @ 23:36:44 (1s) <b>25.9mph</b> @ 23:36:44 (3s) <b>17.9mph</b> @ 23:36:44 (60s) <b>15.4mph</b> @ 23:36:44 (300s)	<b>12.2mph</b> at 23:35:55 <b>12.3mph</b> @ 23:35:56 (1s) <b>12.6mph</b> @ 23:35:58 (3s) <b>13.2mph</b> @ 23:35:59 (60s) <b>15.8mph</b> @ 23:35:47 (300s)	1123 / 17.9mph

2022-01-29 06:35:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:34:44 PM EST to 2022-01-29 06:35:44 PM EST (60s)</b>	990.30mb	12.14V	15.9°F 94%	24.1°F	NW (319°)	<b>23.9mph</b> at 23:34:44 <b>23.6mph</b> @ 23:34:44 (1s) <b>22.3mph</b> @ 23:34:44 (3s) <b>19.4mph</b> @ 23:34:46 (60s) <b>15.8mph</b> @ 23:35:09 (300s)	<b>5.4mph</b> at 23:35:38 <b>5.7mph</b> @ 23:35:39 (1s) <b>6.9mph</b> @ 23:35:39 (3s) <b>13.4mph</b> @ 23:35:43 (60s) <b>15.6mph</b> @ 23:35:43 (300s)	3592 / 13.4mph	<b>24.2mph</b> at 23:34:44 <b>21.1mph</b> @ 23:34:44 (1s) <b>22.2mph</b> @ 23:34:44 (3s) <b>19.1mph</b> @ 23:34:46 (60s) <b>15.5mph</b> @ 23:35:08 (300s)	<b>5.9mph</b> at 23:35:38 <b>6.4mph</b> @ 23:35:38 (1s) <b>7.3mph</b> @ 23:35:39 (3s) <b>13.5mph</b> @ 23:35:44 (60s) <b>15.4mph</b> @ 23:35:43 (300s)	555 / 13.3mph	<b>23.1mph</b> at 23:34:44 <b>23.1mph</b> @ 23:34:44 (1s) <b>22.9mph</b> @ 23:34:44 (3s) <b>19.5mph</b> @ 23:34:50 (60s) <b>16.1mph</b> @ 23:34:53 (300s)	<b>9.6mph</b> at 23:35:39 <b>9.7mph</b> @ 23:35:39 (1s) <b>10.3mph</b> @ 23:35:40 (3s) <b>13.6mph</b> @ 23:35:43 (60s) <b>15.8mph</b> @ 23:35:43 (300s)	845 / 13.7mph
2022-01-29 06:34:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:33:44 PM EST to 2022-01-29 06:34:44 PM EST (60s)</b>	990.28mb	12.14V	15.9°F 94%	24.1°F	NW (319°)	<b>30.5mph</b> at 23:34:25 <b>30.4mph</b> @ 23:34:25 (0.1s) <b>29.8mph</b> @ 23:34:25 (1s) <b>27.7mph</b> @ 23:34:26 (3s) <b>19.2mph</b> @ 23:34:43 (60s) <b>15.7mph</b> @ 23:34:43 (300s)	<b>11.8mph</b> at 23:34:09 <b>12.7mph</b> @ 23:34:09 (1s) <b>14.2mph</b> @ 23:34:10 (3s) <b>16.1mph</b> @ 23:33:44 (60s) <b>14.6mph</b> @ 23:33:50 (300s)	5191 / 19.2mph	<b>32.0mph</b> at 23:34:24 <b>33.7mph</b> @ 23:34:24 (NoQC) <b>31.0mph</b> @ 23:34:24 (0.1s) <b>29.8mph</b> @ 23:34:25 (1s) <b>27.6mph</b> @ 23:34:26 (3s) <b>18.9mph</b> @ 23:34:43 (60s) <b>15.5mph</b> @ 23:34:43 (300s)	<b>10.4mph</b> at 23:34:09 <b>12.4mph</b> @ 23:34:10 (1s) <b>14.1mph</b> @ 23:34:02 (3s) <b>15.7mph</b> @ 23:33:44 (60s) <b>14.4mph</b> @ 23:33:53 (300s)	799 / 18.9mph	<b>28.5mph</b> at 23:34:25 <b>27.9mph</b> @ 23:34:25 (1s) <b>26.7mph</b> @ 23:34:27 (3s) <b>19.3mph</b> @ 23:34:43 (60s) <b>15.9mph</b> @ 23:34:43 (300s)	<b>14.3mph</b> at 23:33:49 <b>14.6mph</b> @ 23:33:49 (1s) <b>15.1mph</b> @ 23:33:49 (3s) <b>16.1mph</b> @ 23:33:44 (60s) <b>14.8mph</b> @ 23:33:54 (300s)	1214 / 19.3mph
2022-01-29 06:33:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:32:44 PM EST to 2022-01-29 06:33:44 PM EST (60s)</b>	990.24mb	12.13V	16.0°F 94%	24.1°F	NW (317°)	<b>30.3mph</b> at 23:33:11 <b>30.3mph</b> @ 23:33:11 (0.1s) <b>27.2mph</b> @ 23:33:12 (1s) <b>25.0mph</b> @ 23:33:13 (3s) <b>16.1mph</b> @ 23:33:43 (60s) <b>14.7mph</b> @ 23:33:33 (300s)	<b>8.7mph</b> at 23:32:49 <b>8.9mph</b> @ 23:32:50 (1s) <b>10.0mph</b> @ 23:32:51 (3s) <b>13.9mph</b> @ 23:33:07 (60s) <b>14.4mph</b> @ 23:33:07 (300s)	4335 / 16.1mph	<b>29.9mph</b> at 23:33:12 <b>31.8mph</b> @ 23:33:11 (NoQC) <b>29.1mph</b> @ 23:33:11 (1s) <b>27.4mph</b> @ 23:33:12 (1s) <b>25.2mph</b> @ 23:33:13 (3s) <b>15.7mph</b> @ 23:33:43 (60s) <b>14.5mph</b> @ 23:33:34 (300s)	<b>8.1mph</b> at 23:33:00 <b>9.0mph</b> @ 23:33:00 (1s) <b>10.3mph</b> @ 23:33:05 (3s) <b>13.8mph</b> @ 23:33:08 (60s) <b>14.3mph</b> @ 23:33:07 (300s)	664 / 15.8mph	<b>24.5mph</b> at 23:33:12 <b>24.1mph</b> @ 23:33:12 (1s) <b>23.2mph</b> @ 23:33:14 (3s) <b>16.1mph</b> @ 23:33:44 (60s) <b>14.9mph</b> @ 23:33:35 (300s)	<b>10.8mph</b> at 23:33:04 <b>10.9mph</b> @ 23:33:05 (1s) <b>11.1mph</b> @ 23:33:06 (3s) <b>14.2mph</b> @ 23:33:07 (60s) <b>14.7mph</b> @ 23:33:08 (300s)	1007 / 16.1mph
2022-01-29 06:32:52 PM EST  <b>2022-01-29 06:31:44 PM EST to 2022-01-29 06:32:44 PM EST (60s)</b>	990.25mb	12.13V	16.0°F 94%	24.1°F	NW (310°)	<b>25.2mph</b> at 23:32:19 <b>23.1mph</b> @ 23:32:20 (1s) <b>21.3mph</b> @ 23:32:21 (3s) <b>16.6mph</b> @ 23:32:22 (60s) <b>14.6mph</b> @ 23:32:02 (300s)	<b>7.7mph</b> at 23:32:37 <b>7.9mph</b> @ 23:32:37 (1s) <b>9.5mph</b> @ 23:32:37 (3s) <b>14.3mph</b> @ 23:31:46 (60s) <b>14.4mph</b> @ 23:32:37 (300s)	4023 / 15.0mph	<b>26.1mph</b> at 23:31:49 <b>26.9mph</b> @ 23:31:49 (NoQC) <b>22.8mph</b> @ 23:31:49 (1s) <b>21.5mph</b> @ 23:31:51 (3s) <b>16.5mph</b> @ 23:32:23 (60s) <b>14.5mph</b> @ 23:31:57 (300s)	<b>6.8mph</b> at 23:32:36 <b>7.4mph</b> @ 23:32:36 (1s) <b>9.2mph</b> @ 23:32:37 (3s) <b>14.1mph</b> @ 23:31:46 (60s) <b>14.3mph</b> @ 23:32:37 (300s)	625 / 14.9mph	<b>20.9mph</b> at 23:31:50 <b>20.4mph</b> @ 23:31:51 (1s) <b>19.8mph</b> @ 23:31:52 (3s) <b>17.0mph</b> @ 23:32:23 (60s) <b>14.8mph</b> @ 23:32:00 (300s)	<b>10.3mph</b> at 23:32:33 <b>10.4mph</b> @ 23:32:37 (1s) <b>10.6mph</b> @ 23:32:37 (3s) <b>14.7mph</b> @ 23:31:47 (60s) <b>14.7mph</b> @ 23:32:37 (300s)	959 / 15.4mph
2022-01-29 06:31:52 PM EST  <b>2022-01-29 06:30:44 PM EST to 2022-01-29 06:31:44 PM EST (60s)</b>	989.99mb	12.12V	16.0°F 94%	24.2°F	NW (309°)	<b>28.3mph</b> at 23:31:27 <b>25.1mph</b> @ 23:31:27 (1s) <b>22.9mph</b> @ 23:31:29 (3s) <b>14.6mph</b> @ 23:31:36 (60s) <b>14.6mph</b> @ 23:31:40 (300s)	<b>7.6mph</b> at 23:30:55 <b>7.9mph</b> @ 23:30:56 (1s) <b>8.8mph</b> @ 23:30:56 (3s) <b>13.2mph</b> @ 23:31:22 (60s) <b>14.4mph</b> @ 23:31:03 (300s)	3834 / 14.3mph	<b>27.3mph</b> at 23:31:27 <b>28.1mph</b> @ 23:31:27 (NoQC) <b>24.6mph</b> @ 23:31:27 (1s) <b>23.3mph</b> @ 23:31:29 (3s) <b>14.5mph</b> @ 23:31:36 (60s) <b>14.5mph</b> @ 23:31:41 (300s)	<b>6.9mph</b> at 23:30:52 <b>7.6mph</b> @ 23:30:53 (1s) <b>8.6mph</b> @ 23:30:54 (3s) <b>13.1mph</b> @ 23:31:21 (60s) <b>14.3mph</b> @ 23:31:01 (300s)	596 / 14.2mph	<b>23.6mph</b> at 23:31:28 <b>23.1mph</b> @ 23:31:28 (1s) <b>22.5mph</b> @ 23:31:29 (3s) <b>14.9mph</b> @ 23:31:40 (60s) <b>14.6mph</b> @ 23:31:42 (300s)	<b>9.2mph</b> at 23:30:55 <b>9.3mph</b> @ 23:30:55 (1s) <b>9.4mph</b> @ 23:30:56 (3s) <b>13.5mph</b> @ 23:31:22 (60s) <b>14.6mph</b> @ 23:31:01 (300s)	920 / 14.8mph
2022-01-29 06:30:52 PM EST  <b>2022-01-29 06:29:44 PM EST to 2022-01-29 06:30:44 PM EST (60s)</b>	990.17mb	12.13V	16.0°F 94%	24.2°F	NW (312°)	<b>22.4mph</b> at 23:29:54 <b>21.5mph</b> @ 23:29:55 (1s) <b>18.9mph</b> @ 23:29:56 (3s) <b>14.0mph</b> @ 23:30:24 (60s) <b>14.5mph</b> @ 23:30:43 (300s)	<b>8.1mph</b> at 23:29:50 <b>8.7mph</b> @ 23:29:50 (1s) <b>9.4mph</b> @ 23:29:51 (3s) <b>13.0mph</b> @ 23:30:10 (60s) <b>14.1mph</b> @ 23:30:09 (300s)	3736 / 14.0mph	<b>23.8mph</b> at 23:29:54 <b>21.0mph</b> @ 23:29:55 (1s) <b>18.7mph</b> @ 23:29:56 (3s) <b>13.8mph</b> @ 23:29:46 (60s) <b>14.5mph</b> @ 23:30:43 (300s)	<b>7.1mph</b> at 23:29:49 <b>7.8mph</b> @ 23:29:49 (1s) <b>8.8mph</b> @ 23:29:50 (3s) <b>12.7mph</b> @ 23:30:10 (60s) <b>14.0mph</b> @ 23:30:10 (300s)	575 / 13.7mph	<b>18.6mph</b> at 23:30:18 <b>18.3mph</b> @ 23:30:19 (1s) <b>17.9mph</b> @ 23:30:20 (3s) <b>14.1mph</b> @ 23:30:43 (60s) <b>14.7mph</b> @ 23:30:43 (300s)	<b>10.1mph</b> at 23:30:07 <b>10.2mph</b> @ 23:30:07 (1s) <b>10.3mph</b> @ 23:30:08 (3s) <b>13.0mph</b> @ 23:30:11 (60s) <b>14.3mph</b> @ 23:30:10 (300s)	875 / 14.1mph
2022-01-29 06:29:53 PM EST  <b>2022-01-29 06:28:44</b>	990.13mb	12.13V	16.0°F 94%	24.2°F	NW (318°)	<b>22.1mph</b> at 23:28:49 <b>21.2mph</b> @ 23:28:49 (1s) <b>19.9mph</b> @ 23:28:49 (3s)	<b>8.0mph</b> at 23:29:20 <b>8.3mph</b> @ 23:29:21 (1s) <b>8.8mph</b> @ 23:29:22 (3s)	3741 / 14.0mph	<b>24.1mph</b> at 23:28:47 <b>21.5mph</b> @ 23:28:49 (1s) <b>20.9mph</b> @ 23:28:49 (3s)	<b>7.6mph</b> at 23:29:20 <b>8.1mph</b> @ 23:29:20 (1s) <b>8.7mph</b> @ 23:29:22 (3s)	578 / 13.8mph	<b>19.9mph</b> at 23:28:49 <b>19.6mph</b> @ 23:28:49 (1s) <b>19.0mph</b> @ 23:28:50 (3s)	<b>10.0mph</b> at 23:29:22 <b>10.2mph</b> @ 23:29:22 (1s) <b>10.3mph</b> @ 23:29:23 (3s)	867 / 14.0mph

PM EST to 2022-01-29 06:29:44 PM EST (60s)						16.0mph @ 23:28:57 (60s) 14.3mph @ 23:29:43 (300s)	14.0mph @ 23:29:43 (60s) 14.1mph @ 23:29:22 (300s)			16.4mph @ 23:28:57 (60s) 14.3mph @ 23:28:55 (300s)	13.8mph @ 23:29:44 (60s) 14.1mph @ 23:29:22 (300s)		16.5mph @ 23:28:58 (60s) 14.5mph @ 23:28:57 (300s)	14.0mph @ 23:29:43 (60s) 14.3mph @ 23:29:25 (300s)	
2022-01-29 06:28:53 PM EST  2022-01-29 06:27:44 PM EST to 2022-01-29 06:28:44 PM EST (60s)	989.99mb	12.14V	16.0°F 94%	24.3°F	NW (314°)	25.1mph at 23:28:19 23.7mph @ 23:28:19 (1s) 20.9mph @ 23:28:38 (3s) 15.4mph @ 23:27:44 (60s) 14.2mph @ 23:28:43 (300s)	8.0mph at 23:27:51 8.4mph @ 23:27:51 (1s) 9.1mph @ 23:27:53 (3s) 14.0mph @ 23:28:31 (60s) 13.9mph @ 23:28:12 (300s)	4045 / 15.1mph	26.1mph at 23:28:36 26.7mph @ 23:28:36 (NoQC) 23.2mph @ 23:28:37 (1s) 21.6mph @ 23:28:38 (1s) 15.5mph @ 23:28:44 (60s) 14.2mph @ 23:28:44 (300s)	7.2mph at 23:27:50 7.8mph @ 23:27:51 (1s) 8.7mph @ 23:27:52 (3s) 14.1mph @ 23:27:58 (60s) 13.8mph @ 23:28:00 (300s)	652 / 15.5mph	21.2mph at 23:28:38 21.0mph @ 23:28:38 (1s) 20.0mph @ 23:28:39 (3s) 15.5mph @ 23:28:44 (60s) 14.3mph @ 23:28:44 (300s)	10.8mph at 23:27:52 10.8mph @ 23:27:44 (1s) 10.8mph @ 23:27:44 (3s) 14.4mph @ 23:28:32 (60s) 14.0mph @ 23:28:04 (300s)	969 / 15.6mph	
2022-01-29 06:27:53 PM EST  2022-01-29 06:26:44 PM EST to 2022-01-29 06:27:44 PM EST (60s)	990.06mb	12.13V	16.1°F 94%	24.3°F	NW (312°)	25.9mph at 23:26:45 24.5mph @ 23:26:45 (1s) 22.4mph @ 23:26:47 (3s) 16.2mph @ 23:27:24 (60s) 14.2mph @ 23:27:30 (300s)	9.3mph at 23:27:43 9.9mph @ 23:27:43 (1s) 10.7mph @ 23:27:43 (3s) 14.1mph @ 23:26:44 (60s) 13.8mph @ 23:26:44 (300s)	4131 / 15.4mph	25.4mph at 23:26:47 26.3mph @ 23:26:45 (NoQC) 22.7mph @ 23:26:45 (1s) 21.2mph @ 23:26:47 (3s) 16.0mph @ 23:27:24 (60s) 14.1mph @ 23:27:31 (300s)	8.0mph at 23:27:42 8.9mph @ 23:27:43 (1s) 10.1mph @ 23:27:37 (3s) 14.1mph @ 23:26:44 (60s) 13.6mph @ 23:26:44 (300s)	640 / 15.2mph	22.1mph at 23:26:45 21.5mph @ 23:26:45 (1s) 20.8mph @ 23:26:47 (3s) 16.4mph @ 23:27:24 (60s) 14.3mph @ 23:27:31 (300s)	10.5mph at 23:27:43 10.6mph @ 23:27:43 (1s) 10.8mph @ 23:27:43 (3s) 14.3mph @ 23:26:44 (60s) 14.0mph @ 23:26:44 (300s)	969 / 15.6mph	
2022-01-29 06:26:53 PM EST  2022-01-29 06:25:44 PM EST to 2022-01-29 06:26:44 PM EST (60s)	990.13mb	12.13V	16.2°F 94%	24.3°F	NW (311°)	24.2mph at 23:26:25 21.6mph @ 23:26:25 (1s) 19.4mph @ 23:26:32 (3s) 14.1mph @ 23:26:44 (60s) 13.9mph @ 23:26:33 (300s)	8.1mph at 23:26:09 8.5mph @ 23:26:09 (1s) 9.3mph @ 23:26:10 (3s) 11.9mph @ 23:26:12 (60s) 13.6mph @ 23:26:15 (300s)	3776 / 14.1mph	25.2mph at 23:26:25 22.4mph @ 23:26:25 (1s) 20.0mph @ 23:26:27 (3s) 14.1mph @ 23:26:43 (60s) 13.7mph @ 23:26:53 (300s)	7.0mph at 23:26:09 8.0mph @ 23:26:09 (1s) 8.8mph @ 23:26:10 (3s) 11.8mph @ 23:26:10 (60s) 13.4mph @ 23:26:15 (300s)	592 / 14.1mph	20.1mph at 23:26:25 19.6mph @ 23:26:26 (1s) 18.8mph @ 23:26:27 (3s) 14.3mph @ 23:26:44 (60s) 14.0mph @ 23:26:54 (300s)	9.2mph at 23:26:10 9.2mph @ 23:26:10 (1s) 9.5mph @ 23:26:11 (3s) 12.1mph @ 23:26:13 (60s) 13.8mph @ 23:26:15 (300s)	885 / 14.3mph	
2022-01-29 06:25:53 PM EST  2022-01-29 06:24:44 PM EST to 2022-01-29 06:25:44 PM EST (60s)	826.16mb	12.13V	16.2°F 94%	24.4°F	NW (310°)	21.0mph at 23:24:48 19.9mph @ 23:24:48 (1s) 18.9mph @ 23:24:50 (3s) 13.8mph @ 23:25:08 (60s) 14.1mph @ 23:25:17 (300s)	5.3mph at 23:25:20 5.4mph @ 23:25:20 (1s) 6.2mph @ 23:25:21 (3s) 12.7mph @ 23:25:36 (60s) 13.7mph @ 23:25:43 (300s)	3472 / 13.0mph	22.0mph at 23:25:03 19.8mph @ 23:25:03 (1s) 18.7mph @ 23:24:50 (3s) 13.9mph @ 23:25:08 (60s) 14.0mph @ 23:25:10 (300s)	5.2mph at 23:25:20 5.5mph @ 23:25:20 (1s) 6.3mph @ 23:25:20 (3s) 12.5mph @ 23:25:36 (60s) 13.6mph @ 23:25:44 (300s)	536 / 12.8mph	18.1mph at 23:24:50 17.8mph @ 23:24:50 (1s) 17.2mph @ 23:24:51 (3s) 13.8mph @ 23:25:09 (60s) 14.3mph @ 23:25:11 (300s)	8.1mph at 23:25:20 8.1mph @ 23:25:20 (1s) 8.6mph @ 23:25:21 (3s) 13.9mph @ 23:25:43 (300s)	796 / 12.9mph	
2022-01-29 06:24:53 PM EST  2022-01-29 06:23:44 PM EST to 2022-01-29 06:24:44 PM EST (60s)	826.18mb	12.15V	16.2°F 94%	24.4°F	NW (315°)	19.6mph at 23:24:10 17.8mph @ 23:23:48 (1s) 16.9mph @ 23:23:49 (3s) 15.0mph @ 23:23:49 (60s) 14.1mph @ 23:24:11 (300s)	8.5mph at 23:24:43 9.0mph @ 23:24:43 (1s) 9.6mph @ 23:24:40 (3s) 13.4mph @ 23:24:43 (60s) 13.9mph @ 23:23:56 (300s)	3576 / 13.4mph	21.8mph at 23:23:47 18.8mph @ 23:24:20 (1s) 17.0mph @ 23:23:48 (3s) 14.5mph @ 23:23:49 (60s) 13.9mph @ 23:24:11 (300s)	8.3mph at 23:24:40 9.0mph @ 23:24:40 (1s) 9.6mph @ 23:24:40 (3s) 13.4mph @ 23:24:16 (60s) 13.8mph @ 23:23:56 (300s)	564 / 13.5mph	18.0mph at 23:24:11 17.7mph @ 23:24:12 (1s) 16.7mph @ 23:24:13 (3s) 14.8mph @ 23:23:50 (60s) 14.3mph @ 23:23:44 (300s)	10.0mph at 23:24:40 10.1mph @ 23:24:40 (1s) 10.3mph @ 23:24:41 (3s) 13.6mph @ 23:24:44 (60s) 14.2mph @ 23:23:58 (300s)	841 / 13.6mph	
2022-01-29 06:23:53 PM EST  2022-01-29 06:22:44 PM EST to 2022-01-29 06:23:44 PM EST (60s)	990.09mb	12.13V	16.3°F 94%	24.4°F	NW (315°)	26.6mph at 23:22:52 23.6mph @ 23:22:52 (1s) 20.9mph @ 23:23:00 (3s) 15.8mph @ 23:23:15 (60s) 14.3mph @ 23:23:05 (300s)	9.1mph at 23:23:19 9.7mph @ 23:23:20 (1s) 10.4mph @ 23:23:21 (3s) 13.8mph @ 23:22:44 (60s) 14.0mph @ 23:23:43 (300s)	3972 / 14.8mph	23.9mph at 23:22:58 21.5mph @ 23:22:59 (1s) 20.7mph @ 23:22:59 (3s) 15.4mph @ 23:23:16 (60s) 14.2mph @ 23:23:03 (300s)	7.5mph at 23:23:26 8.1mph @ 23:23:26 (1s) 9.1mph @ 23:23:20 (3s) 13.6mph @ 23:22:47 (60s) 13.9mph @ 23:23:41 (300s)	599 / 14.3mph	21.8mph at 23:22:52 21.3mph @ 23:22:52 (1s) 19.5mph @ 23:22:54 (3s) 15.7mph @ 23:23:02 (60s) 14.6mph @ 23:22:56 (300s)	11.1mph at 23:23:20 11.4mph @ 23:23:21 (1s) 11.6mph @ 23:23:22 (3s) 14.4mph @ 23:22:48 (60s) 14.3mph @ 23:23:43 (300s)	915 / 14.7mph	
2022-01-29 06:22:53 PM EST	1026.52mb	12.13V	16.3°F 95%	24.5°F	WNW (300°)	25.0mph at 23:22:03 23.1mph @ 23:22:03	7.4mph at 23:21:50 7.6mph @ 23:21:50 (1s)	3692 / 13.8mph	25.3mph at 23:22:02 22.2mph @ 23:22:03	7.1mph at 23:21:50 8.0mph @ 23:21:50 (1s)	575 / 13.7mph	19.7mph at 23:22:03 19.4mph @ 23:22:04	11.1mph at 23:21:50 11.3mph @ 23:21:51	905 / 14.6mph	



2022-01-29 06:21:44 PM EST to 2022-01-29 06:22:44 PM EST (60s)						(1s) 20.9mph @ 23:22:21 (3s) 14.1mph @ 23:22:26 (60s) 14.2mph @ 23:22:41 (300s)	8.9mph @ 23:21:50 (3s) 13.1mph @ 23:22:15 (60s) 13.9mph @ 23:22:02 (300s)		(1s) 20.0mph @ 23:22:21 (3s) 14.1mph @ 23:21:53 (60s) 14.1mph @ 23:22:41 (300s)	9.3mph @ 23:21:51 (3s) 13.0mph @ 23:22:15 (60s) 13.8mph @ 23:22:02 (300s)		(1s) 18.7mph @ 23:22:21 (3s) 14.6mph @ 23:22:42 (60s) 14.6mph @ 23:22:42 (300s)	(1s) 11.4mph @ 23:21:52 (3s) 13.7mph @ 23:22:03 (60s) 14.3mph @ 23:22:02 (300s)	
2022-01-29 06:21:53 PM EST  2022-01-29 06:20:44 PM EST to 2022-01-29 06:21:44 PM EST (60s)	826.08mb	12.12V	16.3°F 95%	24.5°F	NW (312°)	20.6mph at 23:20:55 19.9mph @ 23:20:56 (1s) 18.4mph @ 23:21:01 (3s) 14.7mph @ 23:21:23 (60s) 14.2mph @ 23:20:44 (300s)	7.0mph at 23:20:50 7.2mph @ 23:20:50 (1s) 8.0mph @ 23:20:51 (3s) 13.3mph @ 23:20:55 (60s) 14.0mph @ 23:21:41 (300s)	3675 / 13.7mph	21.2mph at 23:21:42 18.7mph @ 23:20:57 (1s) 17.8mph @ 23:21:02 (3s) 15.0mph @ 23:21:23 (60s) 14.0mph @ 23:20:45 (300s)	7.2mph at 23:20:50 7.6mph @ 23:20:50 (1s) 8.6mph @ 23:20:50 (3s) 13.4mph @ 23:20:54 (60s) 13.8mph @ 23:20:55 (300s)	583 / 13.9mph	18.2mph at 23:21:00 18.0mph @ 23:21:01 (1s) 17.8mph @ 23:21:02 (3s) 14.9mph @ 23:21:25 (60s) 14.5mph @ 23:20:45 (300s)	9.5mph at 23:20:50 9.5mph @ 23:21:52 (1s) 10.0mph @ 23:20:51 (3s) 13.9mph @ 23:21:43 (60s) 14.3mph @ 23:21:43 (300s)	864 / 13.9mph
2022-01-29 06:20:53 PM EST  2022-01-29 06:19:44 PM EST to 2022-01-29 06:20:44 PM EST (60s)	989.91mb	12.14V	16.3°F 95%	24.5°F	NW (312°)	26.4mph at 23:20:31 25.8mph @ 23:20:31 (1s) 23.7mph @ 23:20:32 (3s) 13.9mph @ 23:20:43 (60s) 14.7mph @ 23:19:44 (300s)	6.6mph at 23:19:47 7.0mph @ 23:19:48 (1s) 8.2mph @ 23:19:48 (3s) 12.2mph @ 23:20:26 (60s) 14.0mph @ 23:20:26 (300s)	3722 / 13.9mph	27.0mph at 23:20:31 31.5mph @ 23:20:30 (NoQC) 26.9mph @ 23:20:30 (0.1s) 27.8mph @ 23:20:31 (1s) 24.9mph @ 23:20:32 (3s) 13.8mph @ 23:19:44 (60s) 14.5mph @ 23:19:44 (300s)	6.1mph at 23:19:47 6.6mph @ 23:19:47 (1s) 7.4mph @ 23:19:48 (3s) 12.0mph @ 23:20:26 (60s) 13.8mph @ 23:20:26 (300s)	579 / 13.8mph	24.3mph at 23:20:31 24.0mph @ 23:20:31 (1s) 22.8mph @ 23:20:33 (3s) 14.3mph @ 23:20:43 (60s) 15.0mph @ 23:19:44 (300s)	9.6mph at 23:19:47 9.8mph @ 23:19:48 (1s) 10.1mph @ 23:19:48 (3s) 12.6mph @ 23:20:27 (60s) 14.4mph @ 23:20:27 (300s)	886 / 14.3mph
2022-01-29 06:19:53 PM EST  2022-01-29 06:18:44 PM EST to 2022-01-29 06:19:44 PM EST (60s)	825.98mb	12.13V	16.4°F 94%	24.6°F	NW (310°)	22.0mph at 23:18:52 20.2mph @ 23:18:56 (1s) 18.7mph @ 23:18:56 (3s) 16.3mph @ 23:18:56 (60s) 14.9mph @ 23:19:24 (300s)	7.3mph at 23:19:35 8.2mph @ 23:19:35 (1s) 9.8mph @ 23:19:09 (3s) 13.8mph @ 23:19:44 (60s) 14.6mph @ 23:18:44 (300s)	3684 / 13.8mph	24.6mph at 23:18:45 20.5mph @ 23:18:45 (1s) 19.1mph @ 23:18:54 (3s) 16.0mph @ 23:18:55 (60s) 14.7mph @ 23:19:24 (300s)	8.0mph at 23:19:34 8.8mph @ 23:19:08 (1s) 9.8mph @ 23:19:09 (3s) 13.8mph @ 23:19:43 (60s) 14.4mph @ 23:18:44 (300s)	581 / 13.9mph	18.3mph at 23:18:53 17.9mph @ 23:18:54 (1s) 17.6mph @ 23:18:56 (3s) 16.6mph @ 23:18:56 (60s) 15.2mph @ 23:19:26 (300s)	10.6mph at 23:19:37 10.8mph @ 23:19:37 (1s) 10.9mph @ 23:19:38 (3s) 14.0mph @ 23:19:44 (60s) 14.9mph @ 23:18:44 (300s)	871 / 14.1mph
2022-01-29 06:18:53 PM EST  2022-01-29 06:17:44 PM EST to 2022-01-29 06:18:44 PM EST (60s)	825.95mb	12.12V	16.4°F 94%	24.6°F	NW (318°)	29.5mph at 23:17:57 29.4mph @ 23:17:57 (0.1s) 26.9mph @ 23:17:57 (1s) 23.6mph @ 23:17:58 (3s) 16.1mph @ 23:18:41 (60s) 14.7mph @ 23:18:40 (300s)	8.6mph at 23:18:24 9.0mph @ 23:18:24 (1s) 10.2mph @ 23:18:25 (3s) 12.7mph @ 23:17:44 (60s) 13.7mph @ 23:17:52 (300s)	4286 / 15.9mph	29.8mph at 23:17:57 31.1mph @ 23:17:57 (NoQC) 28.6mph @ 23:17:56 (0.1s) 27.3mph @ 23:17:57 (1s) 23.1mph @ 23:17:58 (3s) 15.5mph @ 23:18:41 (60s) 14.4mph @ 23:18:40 (300s)	8.7mph at 23:18:24 9.8mph @ 23:18:24 (1s) 10.8mph @ 23:17:52 (3s) 12.5mph @ 23:17:51 (60s) 13.4mph @ 23:17:52 (300s)	649 / 15.4mph	25.6mph at 23:17:57 24.8mph @ 23:17:57 (1s) 22.9mph @ 23:17:59 (3s) 16.4mph @ 23:18:43 (60s) 14.9mph @ 23:18:42 (300s)	11.6mph at 23:17:51 11.7mph @ 23:17:52 (1s) 12.2mph @ 23:17:52 (3s) 13.0mph @ 23:17:44 (60s) 14.0mph @ 23:17:52 (300s)	1021 / 16.4mph
2022-01-29 06:17:53 PM EST  2022-01-29 06:16:44 PM EST to 2022-01-29 06:17:44 PM EST (60s)	989.81mb	12.13V	16.4°F 94%	24.6°F	NW (309°)	19.7mph at 23:17:42 17.9mph @ 23:17:42 (1s) 17.1mph @ 23:17:01 (3s) 14.8mph @ 23:16:44 (60s) 13.9mph @ 23:17:28 (300s)	7.7mph at 23:17:39 8.2mph @ 23:17:39 (1s) 8.6mph @ 23:17:39 (3s) 12.5mph @ 23:17:41 (60s) 13.0mph @ 23:16:44 (300s)	3383 / 12.7mph	20.7mph at 23:16:58 17.7mph @ 23:17:00 (1s) 17.1mph @ 23:17:01 (3s) 14.6mph @ 23:16:45 (60s) 13.6mph @ 23:17:29 (300s)	7.4mph at 23:17:37 8.1mph @ 23:17:37 (1s) 8.4mph @ 23:17:37 (3s) 12.5mph @ 23:17:42 (60s) 12.7mph @ 23:16:44 (300s)	527 / 12.6mph	17.6mph at 23:17:44 16.2mph @ 23:17:44 (1s) 15.9mph @ 23:16:44 (3s) 15.1mph @ 23:16:45 (60s) 14.9mph @ 23:17:35 (300s)	9.2mph at 23:17:37 9.5mph @ 23:17:38 (1s) 9.7mph @ 23:17:38 (3s) 13.0mph @ 23:17:43 (60s) 13.1mph @ 23:16:44 (300s)	805 / 13.0mph
2022-01-29 06:16:53 PM EST  2022-01-29 06:15:44 PM EST to 2022-01-29 06:16:44 PM EST	826.00mb	12.13V	16.5°F 95%	24.7°F	NW (309°)	20.5mph at 23:16:40 19.8mph @ 23:15:48 (1s) 19.0mph @ 23:15:50 (3s) 16.7mph @ 23:15:48 (60s) 13.0mph @ 23:16:44 (300s)	9.6mph at 23:16:25 9.5mph @ 23:15:44 (1s) 10.5mph @ 23:15:45 (3s) 14.6mph @ 23:16:39 (60s) 12.1mph @ 23:15:44 (300s)	3966 / 14.8mph	22.4mph at 23:15:47 20.3mph @ 23:15:48 (1s) 18.7mph @ 23:15:50 (3s) 16.6mph @ 23:15:48 (60s) 12.7mph @ 23:16:44 (300s)	9.4mph at 23:15:56 10.2mph @ 23:16:27 (1s) 10.1mph @ 23:15:44 (3s) 14.3mph @ 23:16:40 (60s) 11.8mph @ 23:15:44 (300s)	615 / 14.6mph	18.7mph at 23:16:36 18.5mph @ 23:16:36 (1s) 18.0mph @ 23:15:50 (3s) 16.8mph @ 23:15:49 (60s) 13.1mph @ 23:16:44 (300s)	11.2mph at 23:16:28 11.4mph @ 23:16:28 (1s) 11.8mph @ 23:16:29 (3s) 14.9mph @ 23:16:40 (60s) 12.3mph @ 23:15:44 (300s)	934 / 15.0mph

(60s)														
2022-01-29 06:15:52 PM EST	989.85mb	12.12V	16.5°F 95%	24.7°F	NW (313°)	<b>28.3mph</b> at 23:14:48	<b>7.3mph</b> at 23:14:47	4381 / 16.3mph	<b>27.5mph</b> at 23:14:50	<b>7.0mph</b> at 23:14:47	682 / 16.2mph	<b>24.2mph</b> at 23:14:53	<b>10.4mph</b> at 23:14:47	1034 / 16.6mph
<b>2022-01-29 06:14:44 PM EST</b> <b>2022-01-29 06:15:44 PM EST</b> (60s)						<b>26.7mph</b> @ 23:14:49 (1s) <b>25.0mph</b> @ 23:14:51 (3s) <b>16.4mph</b> @ 23:15:24 (60s) <b>12.1mph</b> @ 23:15:42 (300s)	<b>7.6mph</b> @ 23:14:47 (1s) <b>9.5mph</b> @ 23:14:48 (3s) <b>13.3mph</b> @ 23:14:48 (60s) <b>11.5mph</b> @ 23:14:48 (300s)		<b>29.6mph</b> @ 23:14:50 (NoQC) <b>26.0mph</b> @ 23:14:49 (1s) <b>24.7mph</b> @ 23:14:51 (3s) <b>16.2mph</b> @ 23:15:24 (60s) <b>11.8mph</b> @ 23:15:43 (300s)	<b>7.6mph</b> @ 23:14:47 (1s) <b>9.6mph</b> @ 23:14:48 (3s) <b>13.1mph</b> @ 23:14:48 (60s) <b>11.3mph</b> @ 23:14:48 (300s)		<b>23.9mph</b> @ 23:14:53 (1s) <b>23.4mph</b> @ 23:14:53 (3s) <b>16.5mph</b> @ 23:15:43 (60s) <b>12.3mph</b> @ 23:15:43 (300s)	<b>10.6mph</b> @ 23:14:48 (1s) <b>11.4mph</b> @ 23:14:48 (3s) <b>13.6mph</b> @ 23:14:48 (60s) <b>11.8mph</b> @ 23:14:48 (300s)	
2022-01-29 06:14:53 PM EST	826.05mb	12.13V	16.5°F 95%	24.8°F	NW (318°)	<b>21.4mph</b> at 23:13:59	<b>7.5mph</b> at 23:14:16	3589 / 13.4mph	<b>23.7mph</b> at 23:14:29	<b>6.6mph</b> at 23:14:14	551 / 13.2mph	<b>19.0mph</b> at 23:14:03	<b>8.9mph</b> at 23:14:17	848 / 13.7mph
<b>2022-01-29 06:13:44 PM EST</b> <b>2022-01-29 06:14:44 PM EST</b> (60s)						<b>20.7mph</b> @ 23:13:59 (1s) <b>19.0mph</b> @ 23:14:01 (3s) <b>13.6mph</b> @ 23:14:40 (60s) <b>12.3mph</b> @ 23:13:44 (300s)	<b>7.8mph</b> @ 23:14:16 (1s) <b>8.2mph</b> @ 23:14:17 (3s) <b>11.0mph</b> @ 23:13:55 (60s) <b>11.6mph</b> @ 23:14:43 (300s)		<b>21.0mph</b> @ 23:14:30 (NoQC) <b>18.9mph</b> @ 23:14:01 (3s) <b>13.4mph</b> @ 23:14:40 (60s) <b>12.2mph</b> @ 23:13:44 (300s)	<b>7.2mph</b> @ 23:14:15 (1s) <b>7.8mph</b> @ 23:14:16 (3s) <b>10.4mph</b> @ 23:13:55 (60s) <b>11.3mph</b> @ 23:14:44 (300s)		<b>18.7mph</b> @ 23:14:03 (1s) <b>18.5mph</b> @ 23:14:03 (3s) <b>13.8mph</b> @ 23:14:41 (60s) <b>12.6mph</b> @ 23:13:44 (300s)	<b>8.9mph</b> @ 23:14:17 (1s) <b>9.0mph</b> @ 23:14:18 (3s) <b>11.1mph</b> @ 23:13:55 (60s) <b>11.9mph</b> @ 23:14:44 (300s)	
2022-01-29 06:13:53 PM EST	989.81mb	12.14V	16.5°F 95%	24.8°F	NW (321°)	<b>20.3mph</b> at 23:12:44	<b>6.4mph</b> at 23:13:05	3094 / 11.6mph	<b>20.0mph</b> at 23:12:46	<b>5.6mph</b> at 23:13:05	461 / 11.1mph	<b>18.3mph</b> at 23:12:44	<b>7.6mph</b> at 23:13:06	714 / 11.6mph
<b>2022-01-29 06:12:44 PM EST</b> <b>2022-01-29 06:13:44 PM EST</b> (60s)						<b>19.2mph</b> @ 23:12:45 (1s) <b>18.4mph</b> @ 23:12:45 (3s) <b>11.9mph</b> @ 23:13:31 (60s) <b>12.6mph</b> @ 23:12:51 (300s)	<b>6.5mph</b> @ 23:13:05 (1s) <b>6.9mph</b> @ 23:13:06 (3s) <b>8.7mph</b> @ 23:12:44 (60s) <b>12.3mph</b> @ 23:13:12 (300s)		<b>18.0mph</b> @ 23:12:44 (1s) <b>17.7mph</b> @ 23:12:45 (3s) <b>11.5mph</b> @ 23:13:30 (60s) <b>12.4mph</b> @ 23:12:51 (300s)	<b>6.0mph</b> @ 23:13:05 (1s) <b>6.7mph</b> @ 23:13:06 (3s) <b>8.7mph</b> @ 23:12:44 (60s) <b>12.1mph</b> @ 23:13:36 (300s)		<b>18.0mph</b> @ 23:12:45 (1s) <b>17.5mph</b> @ 23:12:46 (3s) <b>11.9mph</b> @ 23:13:34 (60s) <b>12.9mph</b> @ 23:12:52 (300s)	<b>7.6mph</b> @ 23:13:06 (1s) <b>7.9mph</b> @ 23:13:06 (3s) <b>8.8mph</b> @ 23:12:44 (60s) <b>12.6mph</b> @ 23:13:37 (300s)	
2022-01-29 06:12:53 PM EST	989.84mb	12.14V	16.5°F 95%	24.8°F	NW (311°)	<b>19.3mph</b> at 23:12:43	<b>4.6mph</b> at 23:11:54	2276 / 8.7mph	<b>19.9mph</b> at 23:12:44	<b>4.4mph</b> at 23:12:03	360 / 8.7mph	<b>17.3mph</b> at 23:12:43	<b>5.6mph</b> at 23:12:07	532 / 8.9mph
<b>2022-01-29 06:11:44 PM EST</b> <b>2022-01-29 06:12:44 PM EST</b> (60s)						<b>18.6mph</b> @ 23:12:43 (1s) <b>16.9mph</b> @ 23:12:44 (3s) <b>10.3mph</b> @ 23:11:44 (60s) <b>13.2mph</b> @ 23:11:44 (300s)	<b>4.7mph</b> @ 23:11:54 (1s) <b>5.2mph</b> @ 23:11:55 (3s) <b>7.5mph</b> @ 23:12:28 (60s) <b>12.5mph</b> @ 23:12:42 (300s)		<b>18.0mph</b> @ 23:12:43 (1s) <b>16.4mph</b> @ 23:12:44 (3s) <b>10.3mph</b> @ 23:11:46 (60s) <b>13.1mph</b> @ 23:11:44 (300s)	<b>4.7mph</b> @ 23:12:03 (1s) <b>5.0mph</b> @ 23:12:04 (3s) <b>7.4mph</b> @ 23:12:27 (60s) <b>12.4mph</b> @ 23:12:42 (300s)		<b>17.1mph</b> @ 23:12:44 (1s) <b>16.1mph</b> @ 23:12:44 (3s) <b>10.7mph</b> @ 23:11:44 (60s) <b>13.5mph</b> @ 23:11:44 (300s)	<b>5.7mph</b> @ 23:12:08 (1s) <b>5.7mph</b> @ 23:12:09 (3s) <b>7.9mph</b> @ 23:12:30 (60s) <b>12.9mph</b> @ 23:12:43 (300s)	
2022-01-29 06:11:52 PM EST	989.91mb	12.12V	16.6°F 95%	24.8°F	NW (312°)	<b>22.1mph</b> at 23:11:05	<b>5.7mph</b> at 23:10:55	2731 / 10.3mph	<b>22.6mph</b> at 23:11:05	<b>5.8mph</b> at 23:10:46	427 / 10.3mph	<b>17.8mph</b> at 23:11:06	<b>7.5mph</b> at 23:11:43	656 / 10.8mph
<b>2022-01-29 06:10:44 PM EST</b> <b>2022-01-29 06:11:44 PM EST</b> (60s)						<b>20.8mph</b> @ 23:11:05 (1s) <b>19.4mph</b> @ 23:11:06 (3s) <b>13.9mph</b> @ 23:10:44 (60s) <b>13.4mph</b> @ 23:11:29 (300s)	<b>6.0mph</b> @ 23:10:56 (1s) <b>6.3mph</b> @ 23:10:57 (3s) <b>10.3mph</b> @ 23:11:43 (60s) <b>13.0mph</b> @ 23:11:01 (300s)		<b>20.5mph</b> @ 23:11:05 (1s) <b>19.0mph</b> @ 23:11:06 (3s) <b>13.8mph</b> @ 23:10:44 (60s) <b>13.3mph</b> @ 23:11:29 (300s)	<b>6.4mph</b> @ 23:10:47 (1s) <b>6.7mph</b> @ 23:10:57 (3s) <b>10.3mph</b> @ 23:11:43 (60s) <b>13.0mph</b> @ 23:11:01 (300s)		<b>17.5mph</b> @ 23:11:06 (1s) <b>16.5mph</b> @ 23:11:07 (3s) <b>14.4mph</b> @ 23:10:44 (60s) <b>13.8mph</b> @ 23:11:33 (300s)	<b>7.6mph</b> @ 23:11:43 (1s) <b>7.8mph</b> @ 23:11:43 (3s) <b>10.7mph</b> @ 23:11:44 (60s) <b>13.4mph</b> @ 23:10:44 (300s)	
2022-01-29 06:10:52 PM EST	1026.55mb	12.13V	16.6°F 95%	24.8°F	NW (306°)	<b>24.5mph</b> at 23:09:53	<b>7.8mph</b> at 23:10:43	3723 / 13.9mph	<b>25.1mph</b> at 23:09:54	<b>6.9mph</b> at 23:10:42	577 / 13.8mph	<b>22.3mph</b> at 23:09:54	<b>10.0mph</b> at 23:10:42	896 / 14.4mph
<b>2022-01-29 06:09:43 PM EST</b> <b>2022-01-29 06:10:43 PM EST</b> (60s)						<b>22.6mph</b> @ 23:09:54 (1s) <b>20.5mph</b> @ 23:09:54 (3s) <b>17.5mph</b> @ 23:10:10 (60s) <b>13.1mph</b> @ 23:10:42 (300s)	<b>8.2mph</b> @ 23:10:39 (1s) <b>9.0mph</b> @ 23:10:40 (3s) <b>13.9mph</b> @ 23:10:43 (60s) <b>12.8mph</b> @ 23:09:51 (300s)		<b>22.9mph</b> @ 23:09:54 (NoQC) <b>21.4mph</b> @ 23:09:55 (3s) <b>17.5mph</b> @ 23:10:10 (60s) <b>13.1mph</b> @ 23:10:42 (300s)	<b>7.6mph</b> @ 23:10:42 (1s) <b>8.6mph</b> @ 23:10:42 (3s) <b>13.8mph</b> @ 23:10:42 (60s) <b>12.7mph</b> @ 23:09:52 (300s)		<b>22.0mph</b> @ 23:09:55 (1s) <b>21.4mph</b> @ 23:09:56 (3s) <b>17.9mph</b> @ 23:10:12 (60s) <b>13.4mph</b> @ 23:10:42 (300s)	<b>10.1mph</b> @ 23:10:39 (1s) <b>10.3mph</b> @ 23:10:40 (3s) <b>14.4mph</b> @ 23:10:42 (60s) <b>13.0mph</b> @ 23:09:52 (300s)	
2022-01-29 06:09:52 PM EST	989.83mb	12.13V	16.6°F 95%	24.9°F	NW (314°)	<b>27.7mph</b> at 23:09:15	<b>8.5mph</b> at 23:09:07	4626 / 17.2mph	<b>28.9mph</b> at 23:09:15	<b>7.4mph</b> at 23:09:08	721 / 17.1mph	<b>25.1mph</b> at 23:09:16	<b>11.1mph</b> at 23:09:09	1096 / 17.5mph
<b>2022-01-29 06:08:43 PM EST</b> <b>2022-01-29</b>						<b>26.2mph</b> @ 23:09:16 (1s) <b>24.4mph</b> @ 23:09:16 (3s) <b>17.2mph</b> @ 23:09:42 (60s)	<b>8.9mph</b> @ 23:09:07 (1s) <b>9.1mph</b> @ 23:09:09 (3s) <b>12.6mph</b> @ 23:08:43 (60s) <b>12.0mph</b>		<b>29.7mph</b> @ 23:09:15 (NoQC) <b>26.2mph</b> @ 23:09:15 (1s) <b>24.9mph</b> @ 23:09:16 (3s)	<b>8.2mph</b> @ 23:09:09 (1s) <b>9.3mph</b> @ 23:09:09 (3s) <b>12.2mph</b> @ 23:08:43 (60s) <b>11.8mph</b>		<b>24.6mph</b> @ 23:09:16 (1s) <b>23.6mph</b> @ 23:09:18 (3s) <b>17.5mph</b> @ 23:09:42 (60s)	<b>11.2mph</b> @ 23:09:09 (1s) <b>11.7mph</b> @ 23:09:10 (3s) <b>12.9mph</b> @ 23:08:43 (60s)	

06:09:43 PM EST (60s)						12.9mph @ 23:09:37 (300s)	@ 23:08:43 (300s)		17.1mph @ 23:09:43 (60s) 12.7mph @ 23:09:38 (300s)	@ 23:08:43 (300s)		13.1mph @ 23:09:42 (300s)	12.2mph @ 23:08:43 (300s)	
2022-01-29 06:08:52 PM EST	989.74mb	12.14V	16.6°F 95%	24.9°F	NW (315°)	20.6mph at 23:08:42	7.4mph at 23:08:21	3371 / 12.6mph	20.3mph at 23:07:43	5.0mph at 23:08:21	514 / 12.3mph	16.7mph at 23:07:44	9.7mph at 23:08:22	798 / 12.9mph
2022-01-29 06:07:43 PM EST to 2022-01-29 06:08:43 PM EST (60s)						18.8mph @ 23:08:42 (1s) 17.2mph @ 23:08:05 (3s) 13.2mph @ 23:08:32 (60s) 12.1mph @ 23:08:06 (300s)	7.9mph @ 23:08:21 (1s) 8.6mph @ 23:08:22 (3s) 11.8mph @ 23:07:48 (60s) 11.9mph @ 23:08:21 (300s)		17.5mph @ 23:07:44 (1s) 17.0mph @ 23:07:43 (3s) 12.8mph @ 23:08:33 (60s) 11.9mph @ 23:08:07 (300s)	5.6mph @ 23:08:21 (1s) 6.6mph @ 23:08:21 (3s) 11.9mph @ 23:07:47 (60s) 11.7mph @ 23:08:22 (300s)		16.4mph @ 23:07:44 (1s) 16.4mph @ 23:07:43 (3s) 13.2mph @ 23:08:35 (60s) 12.2mph @ 23:08:08 (300s)	9.9mph @ 23:08:22 (1s) 10.1mph @ 23:08:15 (3s) 12.1mph @ 23:07:48 (60s) 12.1mph @ 23:08:23 (300s)	
2022-01-29 06:07:52 PM EST	989.67mb	12.12V	16.7°F 95%	24.9°F	NW (307°)	20.9mph at 23:06:43	7.3mph at 23:07:13	3162 / 11.9mph	22.6mph at 23:06:43	7.1mph at 23:07:28	501 / 12.0mph	17.4mph at 23:06:44	9.3mph at 23:07:32	747 / 12.1mph
2022-01-29 06:06:43 PM EST to 2022-01-29 06:07:43 PM EST (60s)						19.2mph @ 23:06:44 (1s) 17.6mph @ 23:06:46 (3s) 11.9mph @ 23:07:42 (60s) 12.3mph @ 23:07:03 (300s)	7.8mph @ 23:07:14 (1s) 8.4mph @ 23:07:28 (3s) 10.0mph @ 23:06:43 (60s) 11.9mph @ 23:07:34 (300s)		18.8mph @ 23:06:44 (1s) 17.7mph @ 23:07:41 (3s) 12.0mph @ 23:07:42 (60s) 12.1mph @ 23:07:04 (300s)	7.6mph @ 23:07:31 (1s) 8.7mph @ 23:07:32 (3s) 10.2mph @ 23:06:43 (60s) 11.7mph @ 23:07:34 (300s)		17.2mph @ 23:06:44 (1s) 16.7mph @ 23:06:46 (3s) 12.2mph @ 23:07:32 (60s) 12.4mph @ 23:07:04 (300s)	9.5mph @ 23:07:32 (1s) 9.6mph @ 23:07:22 (3s) 10.2mph @ 23:06:43 (60s) 12.1mph @ 23:07:38 (300s)	
2022-01-29 06:06:52 PM EST	989.73mb	12.14V	16.7°F 95%	25.0°F	WNW (299°)	16.9mph at 23:06:41	5.8mph at 23:06:04	2639 / 10.0mph	20.7mph at 23:06:40	5.5mph at 23:06:03	423 / 10.2mph	16.4mph at 23:06:40	7.5mph at 23:05:44	618 / 10.2mph
2022-01-29 06:05:43 PM EST to 2022-01-29 06:06:43 PM EST (60s)						17.0mph @ 23:06:40 (NoQC) 16.3mph @ 23:06:42 (1s) 15.6mph @ 23:06:42 (3s) 12.5mph @ 23:05:43 (60s) 12.6mph @ 23:05:43 (300s)	6.1mph @ 23:06:04 (1s) 7.4mph @ 23:06:05 (3s) 9.0mph @ 23:06:33 (60s) 12.0mph @ 23:06:38 (300s)		17.8mph @ 23:06:40 (1s) 16.6mph @ 23:06:41 (3s) 12.2mph @ 23:05:43 (60s) 12.4mph @ 23:05:43 (300s)	6.2mph @ 23:06:03 (1s) 6.6mph @ 23:06:06 (3s) 9.0mph @ 23:06:32 (60s) 11.8mph @ 23:06:38 (300s)		16.2mph @ 23:06:40 (1s) 16.7mph @ 23:06:42 (3s) 12.8mph @ 23:05:43 (60s) 12.7mph @ 23:05:43 (300s)	7.6mph @ 23:05:44 (1s) 7.6mph @ 23:05:44 (3s) 9.2mph @ 23:06:34 (60s) 12.2mph @ 23:06:39 (300s)	
2022-01-29 06:05:52 PM EST	989.68mb	12.14V	16.7°F 95%	25.0°F	NW (310°)	24.9mph at 23:04:51	4.6mph at 23:05:39	3349 / 12.6mph	24.5mph at 23:04:50	5.0mph at 23:05:38	514 / 12.3mph	20.6mph at 23:04:51	7.6mph at 23:05:40	794 / 12.9mph
2022-01-29 06:04:43 PM EST to 2022-01-29 06:05:43 PM EST (60s)						23.2mph @ 23:04:51 (1s) 22.3mph @ 23:04:51 (3s) 14.4mph @ 23:05:03 (60s) 13.2mph @ 23:04:43 (300s)	4.8mph @ 23:05:39 (1s) 5.6mph @ 23:05:40 (3s) 12.6mph @ 23:05:42 (60s) 12.6mph @ 23:05:42 (300s)		25.7mph @ 23:04:51 (NoQC) 22.7mph @ 23:04:51 (1s) 21.2mph @ 23:04:51 (3s) 13.9mph @ 23:05:02 (60s) 13.0mph @ 23:04:44 (300s)	5.3mph @ 23:05:38 (1s) 6.0mph @ 23:05:39 (3s) 12.3mph @ 23:05:42 (60s) 12.4mph @ 23:05:42 (300s)		19.4mph @ 23:04:52 (3s) 14.1mph @ 23:05:04 (60s) 13.3mph @ 23:04:43 (300s)	7.7mph @ 23:05:41 (1s) 7.7mph @ 23:05:42 (3s) 12.9mph @ 23:05:42 (60s) 12.7mph @ 23:05:42 (300s)	
2022-01-29 06:04:52 PM EST	989.67mb	12.13V	16.7°F 95%	25.0°F	NW (315°)	23.8mph at 23:03:47	8.3mph at 23:04:11	3492 / 13.1mph	21.0mph at 23:03:47	7.9mph at 23:04:11	529 / 12.7mph	18.6mph at 23:03:48	9.8mph at 23:04:15	802 / 13.0mph
2022-01-29 06:03:43 PM EST to 2022-01-29 06:04:43 PM EST (60s)						22.3mph @ 23:03:47 (1s) 19.4mph @ 23:03:49 (3s) 13.1mph @ 23:04:42 (60s) 14.1mph @ 23:03:50 (300s)	8.4mph @ 23:04:12 (1s) 9.0mph @ 23:04:13 (3s) 11.6mph @ 23:04:19 (60s) 13.2mph @ 23:04:37 (300s)		19.1mph @ 23:03:47 (NoQC) 18.0mph @ 23:03:49 (3s) 12.6mph @ 23:04:43 (60s) 14.0mph @ 23:03:51 (300s)	8.5mph @ 23:04:11 (1s) 9.0mph @ 23:04:13 (3s) 11.2mph @ 23:04:19 (60s) 12.9mph @ 23:04:37 (300s)		18.3mph @ 23:03:49 (1s) 17.7mph @ 23:03:50 (3s) 13.0mph @ 23:04:42 (60s) 14.2mph @ 23:03:51 (300s)	10.0mph @ 23:04:15 (1s) 10.0mph @ 23:03:43 (3s) 11.9mph @ 23:04:21 (60s) 13.2mph @ 23:04:40 (300s)	
2022-01-29 06:03:52 PM EST	989.71mb	12.14V	16.7°F 95%	25.1°F	NW (309°)	18.8mph at 23:02:54	6.7mph at 23:03:33	3279 / 12.3mph	20.0mph at 23:02:53	6.1mph at 23:03:33	506 / 12.1mph	16.4mph at 23:02:54	8.5mph at 23:03:33	776 / 12.6mph
2022-01-29 06:02:43 PM EST to 2022-01-29 06:03:43 PM EST (60s)						17.0mph @ 23:02:55 (3s) 13.8mph @ 23:03:04 (60s) 14.0mph @ 23:03:20 (300s)	7.9mph @ 23:03:34 (3s) 12.2mph @ 23:02:43 (60s) 13.7mph @ 23:02:48 (300s)		16.8mph @ 23:02:55 (3s) 13.8mph @ 23:03:04 (60s) 13.9mph @ 23:03:20 (300s)	7.4mph @ 23:03:33 (3s) 12.0mph @ 23:03:42 (60s) 13.6mph @ 23:02:47 (300s)		15.7mph @ 23:02:55 (3s) 13.9mph @ 23:03:05 (60s) 14.1mph @ 23:03:21 (300s)	9.0mph @ 23:03:34 (3s) 12.3mph @ 23:02:47 (60s) 13.8mph @ 23:02:48 (300s)	
2022-01-29 06:02:52 PM EST	989.63mb	12.11V	16.7°F 95%	25.1°F	NW (313°)	22.2mph at 23:02:08	7.1mph at 23:01:59	3246 / 12.2mph	22.9mph at 23:02:08	6.6mph at 23:01:58	510 / 12.2mph	18.1mph at 23:02:34	7.9mph at 23:01:59	760 / 12.3mph
2022-01-29						19.8mph @ 23:02:09 (1s) 17.9mph @ 23:02:10	7.3mph @ 23:01:59 (1s) 7.7mph @ 23:02:00 (3s)		19.5mph @ 23:02:08 (1s) 18.5mph @ 23:02:10	7.0mph @ 23:01:58 (1s) 7.6mph @ 23:01:59 (3s)		17.8mph @ 23:02:34 (1s) 17.3mph @ 23:02:11	8.0mph @ 23:01:59 (1s) 8.1mph @ 23:02:00 (3s)	

06:01:43 PM EST to 2022-01-29 06:02:43 PM EST (60s)						(3s) 12.8mph @ 23:01:43 (60s) 14.0mph @ 23:01:45 (300s)	11.6mph @ 23:02:04 (60s) 13.7mph @ 23:02:04 (300s)		(3s) 12.8mph @ 23:01:50 (60s) 13.8mph @ 23:01:47 (300s)	11.6mph @ 23:02:04 (60s) 13.6mph @ 23:02:04 (300s)		(3s) 12.9mph @ 23:01:43 (60s) 14.1mph @ 23:01:47 (300s)	11.6mph @ 23:02:05 (60s) 13.9mph @ 23:02:05 (300s)	
2022-01-29 06:01:52 PM EST	989.64mb	12.14V	16.8°F 95%	25.1°F	NW (323°)	20.1mph at 23:01:37 19.1mph @ 23:01:37 (1s) 17.2mph @ 23:00:54 (3s) 15.6mph @ 23:00:43 (60s) 14.0mph @ 23:00:59 (300s)	6.9mph at 23:01:07 7.3mph @ 23:01:08 (1s) 7.6mph @ 23:01:09 (3s) 12.2mph @ 23:01:19 (60s) 13.8mph @ 23:01:33 (300s)	3420 / 12.8mph	20.8mph at 23:01:36 18.7mph @ 23:01:37 (1s) 17.0mph @ 23:00:54 (3s) 15.3mph @ 23:00:43 (60s) 13.8mph @ 23:00:59 (300s)	6.6mph at 23:01:07 7.3mph @ 23:01:07 (1s) 8.5mph @ 23:01:09 (3s) 12.2mph @ 23:01:19 (60s) 13.6mph @ 23:01:32 (300s)	534 / 12.8mph	17.6mph at 23:01:37 17.2mph @ 23:01:37 (1s) 16.4mph @ 23:01:39 (1s) 15.6mph @ 23:00:43 (60s) 14.3mph @ 23:00:59 (300s)	9.7mph at 23:00:49 9.9mph @ 23:00:50 (1s) 10.2mph @ 23:01:12 (1s) 12.3mph @ 23:01:25 (60s) 14.0mph @ 23:01:34 (300s)	795 / 12.9mph
2022-01-29 06:00:52 PM EST	989.54mb	12.13V	16.8°F 95%	25.2°F	NW (318°)	26.3mph at 22:59:54 24.6mph @ 22:59:55 (1s) 23.6mph @ 22:59:46 (3s) 18.4mph @ 22:59:58 (60s) 13.9mph @ 23:00:41 (300s)	8.9mph at 23:00:30 9.5mph @ 23:00:36 (1s) 9.9mph @ 23:00:30 (3s) 15.4mph @ 23:00:36 (60s) 13.2mph @ 22:59:42 (300s)	4192 / 15.6mph	25.2mph at 22:59:54 27.6mph @ 22:59:43 (NoQC) 24.2mph @ 22:59:44 (1s) 23.2mph @ 22:59:46 (3s) 15.3mph @ 23:00:38 (60s) 18.2mph @ 22:59:58 (60s) 13.8mph @ 23:00:42 (300s)	7.8mph at 23:00:04 8.6mph @ 23:00:04 (1s) 9.7mph @ 23:00:05 (3s) 15.3mph @ 23:00:38 (60s) 13.1mph @ 22:59:42 (300s)	645 / 15.3mph	21.8mph at 22:59:46 21.5mph @ 22:59:46 (1s) 21.2mph @ 22:59:46 (3s) 18.3mph @ 22:59:59 (60s) 14.2mph @ 23:00:41 (300s)	10.0mph at 23:00:30 10.3mph @ 23:00:30 (1s) 10.9mph @ 23:00:37 (3s) 15.6mph @ 23:00:39 (60s) 13.5mph @ 22:59:42 (300s)	973 / 15.6mph
2022-01-29 05:59:52 PM EST	989.52mb	12.14V	16.8°F 95%	25.2°F	NW (316°)	27.4mph at 22:59:13 25.2mph @ 22:59:13 (1s) 24.9mph @ 22:59:15 (3s) 18.8mph @ 22:59:42 (60s) 13.4mph @ 22:58:42 (300s)	7.7mph at 22:58:48 7.9mph @ 22:58:48 (1s) 8.4mph @ 22:58:42 (3s) 10.8mph @ 22:58:49 (60s) 13.0mph @ 22:59:02 (300s)	4522 / 16.8mph	27.7mph at 22:59:13 28.3mph @ 22:59:13 (NoQC) 25.6mph @ 22:59:13 (1s) 24.5mph @ 22:59:15 (3s) 16.8mph @ 22:59:42 (60s) 13.3mph @ 22:58:42 (300s)	7.1mph at 22:58:47 8.1mph @ 22:58:48 (1s) 7.7mph @ 22:58:42 (3s) 10.7mph @ 22:58:50 (60s) 12.8mph @ 22:59:02 (300s)	709 / 16.8mph	24.1mph at 22:59:15 23.7mph @ 22:59:15 (1s) 23.4mph @ 22:59:16 (3s) 16.9mph @ 22:59:42 (60s) 13.8mph @ 22:58:42 (300s)	9.0mph at 22:58:48 9.2mph @ 22:58:41 (1s) 9.3mph @ 22:58:43 (3s) 11.9mph @ 22:58:50 (60s) 13.3mph @ 22:59:04 (300s)	1055 / 16.9mph
2022-01-29 05:58:52 PM EST	989.66mb	12.13V	16.9°F 95%	25.2°F	NW (319°)	20.6mph at 22:57:44 18.7mph @ 22:57:44 (1s) 16.8mph @ 22:57:45 (3s) 13.5mph @ 22:57:46 (60s) 14.5mph @ 22:57:42 (300s)	7.2mph at 22:58:18 7.8mph @ 22:58:18 (1s) 8.2mph @ 22:58:18 (3s) 11.3mph @ 22:58:41 (60s) 13.4mph @ 22:58:42 (300s)	3011 / 11.3mph	22.2mph at 22:57:43 19.4mph @ 22:57:44 (1s) 17.4mph @ 22:57:46 (3s) 13.4mph @ 22:57:46 (60s) 14.3mph @ 22:57:42 (300s)	6.4mph at 22:58:40 6.9mph @ 22:58:40 (1s) 7.6mph @ 22:58:41 (3s) 11.2mph @ 22:58:41 (60s) 13.3mph @ 22:58:41 (300s)	469 / 11.3mph	16.6mph at 22:57:44 16.4mph @ 22:57:44 (1s) 15.9mph @ 22:57:46 (3s) 13.8mph @ 22:57:47 (60s) 13.8mph @ 22:57:42 (300s)	9.2mph at 22:58:41 9.2mph @ 22:58:41 (1s) 9.6mph @ 22:58:18 (3s) 11.9mph @ 22:58:41 (60s) 13.8mph @ 22:58:41 (300s)	728 / 11.9mph
2022-01-29 05:57:52 PM EST	989.60mb	12.12V	16.9°F 95%	25.3°F	NW (320°)	20.9mph at 22:57:29 20.0mph @ 22:57:30 (1s) 19.1mph @ 22:57:31 (3s) 13.3mph @ 22:56:53 (60s) 15.1mph @ 22:56:42 (300s)	6.8mph at 22:57:05 7.1mph @ 22:57:05 (1s) 8.5mph @ 22:57:07 (3s) 11.9mph @ 22:57:13 (60s) 14.5mph @ 22:57:41 (300s)	3514 / 13.2mph	23.4mph at 22:57:23 20.2mph @ 22:57:30 (1s) 19.5mph @ 22:57:32 (3s) 12.9mph @ 22:57:42 (60s) 15.0mph @ 22:56:42 (300s)	7.1mph at 22:57:08 8.0mph @ 22:57:08 (1s) 8.4mph @ 22:56:42 (3s) 11.5mph @ 22:57:14 (60s) 14.4mph @ 22:57:42 (300s)	543 / 13.0mph	19.0mph at 22:57:30 18.7mph @ 22:57:30 (1s) 18.6mph @ 22:57:32 (3s) 13.6mph @ 22:56:54 (60s) 15.4mph @ 22:56:42 (300s)	8.6mph at 22:57:08 8.7mph @ 22:57:08 (1s) 8.9mph @ 22:57:09 (3s) 12.4mph @ 22:57:19 (60s) 14.8mph @ 22:57:41 (300s)	831 / 13.4mph
2022-01-29 05:56:52 PM EST	989.60mb	12.13V	16.9°F 95%	25.3°F	NW (316°)	21.7mph at 22:56:01 19.8mph @ 22:56:02 (1s) 19.1mph @ 22:56:03 (3s) 13.1mph @ 22:56:33 (60s) 15.6mph @ 22:56:26 (300s)	6.6mph at 22:56:36 6.9mph @ 22:56:36 (1s) 7.8mph @ 22:56:37 (3s) 11.0mph @ 22:55:57 (60s) 15.1mph @ 22:56:41 (300s)	3410 / 12.8mph	22.2mph at 22:56:00 19.8mph @ 22:56:02 (1s) 19.1mph @ 22:56:03 (3s) 12.8mph @ 22:56:33 (60s) 15.5mph @ 22:56:26 (300s)	5.7mph at 22:56:35 6.3mph @ 22:56:35 (1s) 7.4mph @ 22:56:37 (3s) 10.9mph @ 22:55:58 (60s) 15.0mph @ 22:56:41 (300s)	520 / 12.4mph	17.8mph at 22:56:02 17.6mph @ 22:56:03 (1s) 17.0mph @ 22:56:04 (3s) 13.3mph @ 22:56:35 (60s) 15.8mph @ 22:56:27 (300s)	9.0mph at 22:56:40 9.1mph @ 22:56:41 (1s) 9.4mph @ 22:56:41 (3s) 11.2mph @ 22:55:58 (60s) 15.4mph @ 22:56:42 (300s)	816 / 13.2mph

2022-01-29 05:55:52 PM EST						<b>18.9mph</b> at 22:54:54	<b>6.8mph</b> at 22:55:20			<b>19.8mph</b> at 22:54:54	<b>6.2mph</b> at 22:55:39			<b>17.1mph</b> at 22:54:48	<b>9.4mph</b> at 22:55:41		
<b>2022-01-29 05:54:42 PM EST to 2022-01-29 05:55:42 PM EST (60s)</b>	989.56mb	12.13V	16.9°F 95%	25.3°F	<b>NW (308°)</b>	<b>18.0mph</b> @ 22:54:55 <b>17.2mph</b> @ 22:54:55 (3s) <b>17.8mph</b> @ 22:54:42 (60s) <b>16.5mph</b> @ 22:54:42 (300s)	<b>7.1mph</b> @ 22:55:20 (1s) <b>8.5mph</b> @ 22:55:41 (3s) <b>12.0mph</b> @ 22:55:41 (60s) <b>15.6mph</b> @ 22:55:41 (300s)	3190 / 12.0mph		<b>17.8mph</b> @ 22:54:55 <b>16.9mph</b> @ 22:54:55 (3s) <b>17.8mph</b> @ 22:54:42 (60s) <b>16.4mph</b> @ 22:54:42 (300s)	<b>6.9mph</b> @ 22:55:39 (1s) <b>7.8mph</b> @ 22:55:40 (3s) <b>11.9mph</b> @ 22:55:42 (60s) <b>15.5mph</b> @ 22:55:42 (300s)	499 / 12.0mph		<b>16.9mph</b> @ 22:54:49 <b>16.4mph</b> @ 22:54:49 (3s) <b>18.3mph</b> @ 22:54:42 (60s) <b>16.6mph</b> @ 22:54:42 (300s)	<b>9.5mph</b> @ 22:55:41 (1s) <b>9.7mph</b> @ 22:55:41 (3s) <b>12.2mph</b> @ 22:55:41 (60s) <b>15.8mph</b> @ 22:55:41 (300s)	747 / 12.1mph	
2022-01-29 05:54:52 PM EST						<b>27.8mph</b> at 22:54:12	<b>9.6mph</b> at 22:54:39			<b>29.3mph</b> at 22:54:13	<b>8.0mph</b> at 22:54:38			<b>25.5mph</b> at 22:53:49	<b>11.8mph</b> at 22:54:40		
<b>2022-01-29 05:53:42 PM EST to 2022-01-29 05:54:42 PM EST (60s)</b>	989.60mb	12.13V	16.9°F 95%	25.4°F	<b>NW (320°)</b>	<b>25.9mph</b> @ 22:53:49 <b>24.0mph</b> @ 22:53:55 (3s) <b>19.9mph</b> @ 22:54:16 (60s) <b>17.0mph</b> @ 22:54:17 (300s)	<b>10.1mph</b> @ 22:54:39 <b>10.7mph</b> @ 22:54:40 (3s) <b>16.7mph</b> @ 22:53:43 (60s) <b>16.5mph</b> @ 22:54:41 (300s)	4794 / 17.8mph		<b>29.7mph</b> @ 22:54:12 (1s) <b>27.0mph</b> @ 22:54:13 (1s) <b>24.2mph</b> @ 22:53:49 (3s) <b>19.8mph</b> @ 22:54:15 (60s) <b>17.0mph</b> @ 22:54:17 (300s)	<b>8.7mph</b> @ 22:54:39 (1s) <b>9.5mph</b> @ 22:54:40 (3s) <b>16.6mph</b> @ 22:53:43 (60s) <b>16.4mph</b> @ 22:53:43 (300s)	755 / 17.9mph		<b>24.5mph</b> @ 22:54:13 (1s) <b>24.1mph</b> @ 22:54:15 (3s) <b>19.9mph</b> @ 22:54:18 (60s) <b>17.1mph</b> @ 22:54:17 (300s)	<b>12.1mph</b> @ 22:54:40 <b>12.4mph</b> @ 22:54:41 (3s) <b>16.8mph</b> @ 22:53:44 (60s) <b>16.6mph</b> @ 22:54:41 (300s)	1151 / 18.3mph	
2022-01-29 05:53:52 PM EST						<b>28.3mph</b> at 22:53:25	<b>9.6mph</b> at 22:52:59			<b>28.1mph</b> at 22:53:23	<b>9.7mph</b> at 22:53:32			<b>25.3mph</b> at 22:53:23	<b>12.0mph</b> at 22:53:04		
<b>2022-01-29 05:52:42 PM EST to 2022-01-29 05:53:42 PM EST (60s)</b>	989.52mb	12.12V	17.0°F 95%	25.4°F	<b>NW (319°)</b>	<b>26.2mph</b> @ 22:53:23 <b>24.4mph</b> @ 22:53:25 (3s) <b>17.3mph</b> @ 22:53:26 (60s) <b>16.5mph</b> @ 22:53:41 (300s)	<b>10.0mph</b> @ 22:53:00 (1s) <b>10.9mph</b> @ 22:53:00 (3s) <b>15.4mph</b> @ 22:53:04 (60s) <b>15.8mph</b> @ 22:52:42 (300s)	4530 / 16.8mph		<b>29.3mph</b> @ 22:53:23 <b>26.1mph</b> @ 22:53:23 (1s) <b>24.2mph</b> @ 22:53:25 (3s) <b>17.3mph</b> @ 22:53:26 (60s) <b>16.4mph</b> @ 22:53:41 (300s)	<b>11.0mph</b> @ 22:53:04 (1s) <b>11.4mph</b> @ 22:53:04 (3s) <b>15.5mph</b> @ 22:53:04 (60s) <b>15.7mph</b> @ 22:52:42 (300s)	706 / 16.8mph		<b>24.7mph</b> @ 22:53:23 (1s) <b>23.4mph</b> @ 22:53:25 (3s) <b>17.2mph</b> @ 22:53:26 (60s) <b>16.7mph</b> @ 22:53:41 (300s)	<b>12.2mph</b> @ 22:53:04 (1s) <b>12.2mph</b> @ 22:53:04 (3s) <b>15.7mph</b> @ 22:53:06 (60s) <b>15.9mph</b> @ 22:52:42 (300s)	1060 / 17.0mph	
2022-01-29 05:52:52 PM EST						<b>25.5mph</b> at 22:51:55	<b>9.4mph</b> at 22:52:12			<b>26.5mph</b> at 22:52:27	<b>8.0mph</b> at 22:51:48			<b>22.3mph</b> at 22:52:28	<b>11.1mph</b> at 22:52:13		
<b>2022-01-29 05:51:42 PM EST to 2022-01-29 05:52:42 PM EST (60s)</b>	989.34mb	12.12V	17.0°F 95%	25.4°F	<b>NW (315°)</b>	<b>24.7mph</b> @ 22:51:55 (1s) <b>23.3mph</b> @ 22:52:29 (3s) <b>16.7mph</b> @ 22:52:33 (60s) <b>15.8mph</b> @ 22:52:42 (300s)	<b>11.1mph</b> @ 22:52:14 (3s) <b>14.9mph</b> @ 22:51:42 (60s) <b>15.3mph</b> @ 22:52:22 (300s)	4398 / 16.4mph		<b>26.8mph</b> @ 22:51:54 (NoQC) <b>24.2mph</b> @ 22:51:55 (1s) <b>22.5mph</b> @ 22:52:29 (3s) <b>16.9mph</b> @ 22:52:33 (60s) <b>15.7mph</b> @ 22:52:41 (300s)	<b>9.8mph</b> @ 22:51:48 (1s) <b>11.7mph</b> @ 22:52:14 (3s) <b>15.0mph</b> @ 22:51:42 (60s) <b>15.2mph</b> @ 22:52:22 (300s)	687 / 16.3mph		<b>22.0mph</b> @ 22:52:28 (1s) <b>21.5mph</b> @ 22:52:30 (3s) <b>16.8mph</b> @ 22:52:34 (60s) <b>15.9mph</b> @ 22:52:42 (300s)	<b>11.3mph</b> @ 22:52:13 (1s) <b>11.6mph</b> @ 22:52:14 (3s) <b>14.8mph</b> @ 22:51:42 (60s) <b>15.4mph</b> @ 22:52:23 (300s)	1038 / 16.6mph	
2022-01-29 05:51:52 PM EST						<b>25.4mph</b> at 22:51:34	<b>8.3mph</b> at 22:51:09			<b>26.4mph</b> at 22:51:35	<b>7.3mph</b> at 22:51:10			<b>22.7mph</b> at 22:51:34	<b>10.1mph</b> at 22:51:23		
<b>2022-01-29 05:50:42 PM EST to 2022-01-29 05:51:42 PM EST (60s)</b>	989.27mb	12.12V	17.0°F 95%	25.5°F	<b>NW (315°)</b>	<b>24.6mph</b> @ 22:51:35 (1s) <b>22.7mph</b> @ 22:51:36 (3s) <b>16.5mph</b> @ 22:50:42 (60s) <b>16.2mph</b> @ 22:50:42 (300s)	<b>8.5mph</b> @ 22:51:09 (1s) <b>9.0mph</b> @ 22:51:11 (3s) <b>14.7mph</b> @ 22:51:33 (60s) <b>15.6mph</b> @ 22:51:28 (300s)	4002 / 14.9mph		<b>28.5mph</b> @ 22:51:35 (NoQC) <b>25.3mph</b> @ 22:51:37 (1s) <b>24.2mph</b> @ 22:51:37 (3s) <b>16.3mph</b> @ 22:50:42 (60s) <b>15.9mph</b> @ 22:50:42 (300s)	<b>8.2mph</b> @ 22:51:11 (1s) <b>9.1mph</b> @ 22:51:11 (3s) <b>14.5mph</b> @ 22:51:26 (60s) <b>15.4mph</b> @ 22:51:31 (300s)	634 / 15.1mph		<b>22.3mph</b> @ 22:51:35 (1s) <b>21.2mph</b> @ 22:51:36 (3s) <b>16.4mph</b> @ 22:50:42 (60s) <b>16.3mph</b> @ 22:50:43 (300s)	<b>10.3mph</b> @ 22:51:23 (1s) <b>10.7mph</b> @ 22:51:23 (3s) <b>14.6mph</b> @ 22:51:27 (60s) <b>15.6mph</b> @ 22:51:33 (300s)	922 / 14.8mph	
2022-01-29 05:50:52 PM EST						<b>27.9mph</b> at 22:50:32	<b>8.7mph</b> at 22:49:51			<b>29.7mph</b> at 22:50:33	<b>8.0mph</b> at 22:50:20			<b>23.0mph</b> at 22:50:33	<b>11.7mph</b> at 22:49:55		
<b>2022-01-29 05:49:42 PM EST to 2022-01-29 05:50:42 PM EST (60s)</b>	989.51mb	12.14V	17.1°F 95%	25.5°F	<b>NW (316°)</b>	<b>26.3mph</b> @ 22:50:33 (1s) <b>23.6mph</b> @ 22:50:34 (3s) <b>18.5mph</b> @ 22:50:07 (60s) <b>16.2mph</b> @ 22:50:41 (300s)	<b>9.0mph</b> @ 22:49:51 (1s) <b>10.6mph</b> @ 22:49:53 (3s) <b>16.4mph</b> @ 22:50:38 (60s) <b>15.7mph</b> @ 22:49:59 (300s)	4444 / 16.5mph		<b>30.0mph</b> @ 22:50:33 (NoQC) <b>27.2mph</b> @ 22:50:33 (1s) <b>24.3mph</b> @ 22:50:34 (3s) <b>18.4mph</b> @ 22:50:07 (60s) <b>15.9mph</b> @ 22:50:42 (300s)	<b>8.6mph</b> @ 22:50:20 (1s) <b>10.2mph</b> @ 22:50:21 (3s) <b>16.2mph</b> @ 22:50:38 (60s) <b>15.4mph</b> @ 22:49:59 (300s)	687 / 16.3mph		<b>22.8mph</b> @ 22:50:33 (1s) <b>22.0mph</b> @ 22:50:35 (3s) <b>18.7mph</b> @ 22:49:51 (60s) <b>16.3mph</b> @ 22:50:41 (300s)	<b>12.1mph</b> @ 22:49:55 (1s) <b>12.3mph</b> @ 22:49:55 (3s) <b>16.4mph</b> @ 22:50:41 (60s) <b>15.9mph</b> @ 22:50:00 (300s)	1028 / 16.5mph	
2022-01-29 05:49:52 PM EST						<b>35.8mph</b> at 22:49:35	<b>10.7mph</b> at 22:48:53			<b>33.7mph</b> at 22:49:35	<b>8.5mph</b> at 22:49:06			<b>29.4mph</b> at 22:49:33	<b>13.3mph</b> at 22:49:05		
<b>2022-01-29 05:48:42 PM EST to</b>	989.41mb	12.12V	17.1°F 95%	25.6°F	<b>NW (323°)</b>	<b>35.7mph</b> @ 22:49:35 (1s) <b>32.4mph</b> @ 22:49:34 (1s) <b>31.0mph</b> @ 22:49:35 (3s)	<b>11.4mph</b> @ 22:48:54 (1s) <b>12.8mph</b> @ 22:49:07 (3s) <b>13.1mph</b> @ 22:48:42 (60s)	4874 / 18.1mph		<b>37.4mph</b> @ 22:49:35 (1s) <b>33.9mph</b> @ 22:49:35 (1s) <b>32.8mph</b> @ 22:49:33 (1s)	<b>9.6mph</b> @ 22:49:07 (1s) <b>11.3mph</b> @ 22:49:07 (3s) <b>12.8mph</b> @ 22:48:42 (60s)	752 / 17.8mph		<b>28.8mph</b> @ 22:49:34 (1s) <b>28.2mph</b> @ 22:49:36 (3s) <b>18.6mph</b> @ 22:49:41 (60s)	<b>13.5mph</b> @ 22:49:06 (1s) <b>13.8mph</b> @ 22:49:07 (3s) <b>13.0mph</b> @ 22:48:42 (60s)	1168 / 18.6mph	

2022-01-29 05:49:42 PM EST (60s)						18.1mph @ 22:49:41 (60s) 15.9mph @ 22:49:39 (300s)	15.4mph @ 22:49:17 (300s)		29.1mph @ 22:49:35 (3s) 17.9mph @ 22:49:38 (60s) 15.7mph @ 22:49:40 (300s)			15.1mph @ 22:49:17 (300s)		16.0mph @ 22:49:41 (300s)	15.5mph @ 22:49:42 (300s)	
2022-01-29 05:48:52 PM EST  2022-01-29 05:47:42 PM EST to 2022-01-29 05:48:42 PM EST (60s)	989.41mb	12.15V	17.2°F 95%	25.6°F	NW (314°)	21.8mph at 22:48:38 20.3mph @ 22:48:39 (1s) 18.3mph @ 22:48:17 (3s) 15.6mph @ 22:47:42 (60s) 15.7mph @ 22:47:42 (300s)	8.1mph at 22:47:53 8.4mph @ 22:47:53 (1s) 9.7mph @ 22:47:54 (3s) 12.5mph @ 22:48:24 (60s) 15.3mph @ 22:48:12 (300s)	3493 / 13.1mph	22.5mph at 22:48:38 19.9mph @ 22:48:17 (1s) 18.4mph @ 22:48:17 (3s) 15.4mph @ 22:47:42 (60s) 15.5mph @ 22:47:42 (300s)			537 / 12.8mph	18.5mph at 22:48:22 18.2mph @ 22:48:22 (1s) 17.6mph @ 22:48:23 (3s) 15.6mph @ 22:47:42 (60s) 15.8mph @ 22:47:42 (300s)	9.7mph at 22:47:43 9.9mph @ 22:47:43 (1s) 10.1mph @ 22:47:44 (3s) 12.4mph @ 22:48:21 (60s) 15.4mph @ 22:48:14 (300s)	799 / 12.9mph	
2022-01-29 05:47:52 PM EST  2022-01-29 05:46:42 PM EST to 2022-01-29 05:47:42 PM EST (60s)	989.47mb	12.14V	17.2°F 95%	25.7°F	NW (312°)	26.1mph at 22:47:17 24.9mph @ 22:47:18 (1s) 22.9mph @ 22:47:19 (3s) 17.9mph @ 22:47:21 (60s) 16.0mph @ 22:46:54 (300s)	8.5mph at 22:47:27 8.9mph @ 22:47:28 (1s) 10.0mph @ 22:47:29 (3s) 15.6mph @ 22:47:41 (60s) 15.7mph @ 22:47:32 (300s)	4209 / 15.7mph	26.3mph at 22:47:18 28.9mph @ 22:47:17 (NoQC) 24.7mph @ 22:47:18 (1s) 22.4mph @ 22:47:19 (3s) 17.8mph @ 22:47:12 (60s) 15.8mph @ 22:46:54 (300s)			651 / 15.5mph	22.7mph at 22:47:17 22.2mph @ 22:47:18 (1s) 21.1mph @ 22:47:20 (3s) 18.0mph @ 22:47:13 (60s) 16.1mph @ 22:46:55 (300s)	10.1mph at 22:47:42 10.3mph @ 22:47:42 (1s) 10.9mph @ 22:47:42 (3s) 15.6mph @ 22:47:42 (60s) 15.8mph @ 22:47:32 (300s)	977 / 15.7mph	
2022-01-29 05:46:52 PM EST  2022-01-29 05:45:42 PM EST to 2022-01-29 05:46:42 PM EST (60s)	989.33mb	12.13V	17.2°F 95%	25.8°F	NW (317°)	28.0mph at 22:45:47 26.0mph @ 22:45:48 (1s) 22.7mph @ 22:45:49 (3s) 17.6mph @ 22:46:41 (60s) 15.9mph @ 22:46:41 (300s)	10.7mph at 22:45:53 11.2mph @ 22:46:06 (1s) 11.8mph @ 22:45:54 (3s) 14.1mph @ 22:46:01 (60s) 15.4mph @ 22:45:42 (300s)	4737 / 17.6mph	28.6mph at 22:45:48 31.3mph @ 22:45:47 (NoQC) 28.9mph @ 22:45:47 (1s) 26.5mph @ 22:45:48 (3s) 23.4mph @ 22:45:49 (3s) 17.4mph @ 22:46:41 (60s) 15.7mph @ 22:46:41 (300s)			734 / 17.4mph	23.1mph at 22:45:48 22.6mph @ 22:45:48 (1s) 21.8mph @ 22:46:18 (3s) 17.9mph @ 22:46:41 (60s) 16.0mph @ 22:46:41 (300s)	12.6mph at 22:45:56 12.7mph @ 22:45:56 (1s) 12.7mph @ 22:45:56 (3s) 14.3mph @ 22:46:01 (60s) 15.4mph @ 22:45:42 (300s)	1122 / 17.9mph	
2022-01-29 05:45:52 PM EST  2022-01-29 05:44:42 PM EST to 2022-01-29 05:45:42 PM EST (60s)	989.44mb	12.13V	17.3°F 94%	25.8°F	NW (317°)	26.6mph at 22:44:55 24.6mph @ 22:44:57 (1s) 24.1mph @ 22:44:57 (3s) 17.4mph @ 22:44:59 (60s) 15.4mph @ 22:45:40 (300s)	8.2mph at 22:45:30 8.7mph @ 22:45:30 (1s) 9.7mph @ 22:45:30 (3s) 14.9mph @ 22:45:41 (60s) 14.6mph @ 22:44:42 (300s)	4003 / 14.9mph	28.7mph at 22:44:55 29.8mph @ 22:44:55 (NoQC) 25.8mph @ 22:44:55 (1s) 24.8mph @ 22:44:56 (3s) 17.1mph @ 22:45:01 (60s) 15.2mph @ 22:45:40 (300s)			617 / 14.7mph	22.9mph at 22:44:56 22.5mph @ 22:44:57 (1s) 22.3mph @ 22:44:58 (3s) 17.1mph @ 22:45:02 (60s) 15.4mph @ 22:45:42 (300s)	10.2mph at 22:45:30 10.3mph @ 22:45:30 (1s) 10.8mph @ 22:45:31 (3s) 15.1mph @ 22:45:41 (60s) 14.6mph @ 22:44:42 (300s)	943 / 15.2mph	
2022-01-29 05:44:52 PM EST  2022-01-29 05:43:42 PM EST to 2022-01-29 05:44:42 PM EST (60s)	989.36mb	12.15V	17.3°F 94%	25.9°F	NW (323°)	26.3mph at 22:44:10 25.4mph @ 22:44:11 (1s) 23.4mph @ 22:44:13 (3s) 16.0mph @ 22:44:42 (60s) 14.6mph @ 22:44:42 (300s)	7.1mph at 22:43:44 7.4mph @ 22:43:45 (1s) 7.8mph @ 22:43:45 (3s) 14.0mph @ 22:44:02 (60s) 13.7mph @ 22:43:48 (300s)	4306 / 16.0mph	28.0mph at 22:44:11 28.5mph @ 22:44:11 (NoQC) 25.8mph @ 22:44:11 (1s) 22.6mph @ 22:44:13 (3s) 15.5mph @ 22:44:42 (60s) 14.3mph @ 22:44:42 (300s)			655 / 15.6mph	23.3mph at 22:44:11 23.0mph @ 22:44:11 (1s) 22.1mph @ 22:44:13 (3s) 15.9mph @ 22:44:42 (60s) 14.6mph @ 22:44:42 (300s)	9.5mph at 22:43:45 9.5mph @ 22:43:46 (1s) 10.0mph @ 22:43:47 (3s) 14.2mph @ 22:44:08 (60s) 13.8mph @ 22:43:49 (300s)	990 / 15.9mph	
2022-01-29 05:43:52 PM EST  2022-01-29 05:42:42 PM EST to 2022-01-29 05:43:42 PM EST (60s)	989.41mb	12.14V	17.4°F 94%	26.0°F	NW (317°)	26.0mph at 22:42:57 24.7mph @ 22:42:57 (1s) 22.7mph @ 22:42:59 (3s) 16.6mph @ 22:43:01 (60s) 14.1mph @ 22:43:28 (300s)	8.2mph at 22:42:46 9.1mph @ 22:42:46 (1s) 10.0mph @ 22:43:36 (3s) 14.2mph @ 22:43:31 (60s) 13.8mph @ 22:43:41 (300s)	3875 / 14.5mph	25.6mph at 22:42:57 28.1mph @ 22:42:56 (NoQC) 23.8mph @ 22:42:57 (1s) 22.2mph @ 22:42:59 (3s) 16.7mph @ 22:42:45 (60s) 13.8mph @ 22:43:22 (300s)			599 / 14.3mph	22.0mph at 22:42:57 21.7mph @ 22:42:58 (1s) 21.2mph @ 22:42:59 (3s) 16.6mph @ 22:43:03 (60s) 14.2mph @ 22:43:24 (300s)	10.5mph at 22:43:36 10.6mph @ 22:43:36 (1s) 10.7mph @ 22:43:37 (3s) 14.4mph @ 22:43:29 (60s) 13.9mph @ 22:43:41 (300s)	905 / 14.6mph	

2022-01-29 05:42:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:41:42 PM EST to 2022-01-29 05:42:42 PM EST (60s)</b>	989.39mb	12.13V	17.5°F 94%	26.0°F	<b>NW (311°)</b>	<b>29.5mph</b> at 22:42:07 <b>29.4mph</b> @ 22:42:07 (61s) <b>28.7mph</b> @ 22:42:07 (1s) <b>26.9mph</b> @ 22:42:08 (3s) <b>18.0mph</b> @ 22:42:17 (60s) <b>13.9mph</b> @ 22:42:28 (300s)	<b>6.4mph</b> at 22:42:34 <b>6.5mph</b> @ 22:42:34 (1s) <b>7.2mph</b> @ 22:42:36 (3s) <b>14.9mph</b> @ 22:41:43 (60s) <b>12.8mph</b> @ 22:41:42 (300s)	4444 / 16.5mph	<b>29.8mph</b> at 22:42:07 <b>33.2mph</b> @ 22:42:07 (No Qc) <b>30.4mph</b> @ 22:42:07 (01s) <b>28.9mph</b> @ 22:42:07 (1s) <b>27.1mph</b> @ 22:42:08 (3s) <b>18.1mph</b> @ 22:42:18 (60s) <b>13.6mph</b> @ 22:42:28 (300s)	<b>6.6mph</b> at 22:42:34 <b>7.1mph</b> @ 22:42:35 (1s) <b>8.0mph</b> @ 22:42:35 (3s) <b>14.8mph</b> @ 22:41:43 (60s) <b>12.5mph</b> @ 22:41:42 (300s)	699 / 16.6mph	<b>27.1mph</b> at 22:42:10 <b>26.4mph</b> @ 22:42:11 (1s) <b>25.8mph</b> @ 22:42:11 (3s) <b>18.0mph</b> @ 22:42:17 (60s) <b>14.0mph</b> @ 22:42:29 (300s)	<b>9.5mph</b> at 22:42:36 <b>9.6mph</b> @ 22:42:36 (1s) <b>9.9mph</b> @ 22:42:37 (3s) <b>14.9mph</b> @ 22:41:44 (60s) <b>13.0mph</b> @ 22:41:42 (300s)	1040 / 16.6mph
2022-01-29 05:41:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:40:42 PM EST to 2022-01-29 05:41:42 PM EST (60s)</b>	989.29mb	12.14V	17.6°F 94%	26.1°F	<b>NW (315°)</b>	<b>24.2mph</b> at 22:41:15 <b>22.8mph</b> @ 22:41:15 (1s) <b>21.4mph</b> @ 22:41:16 (3s) <b>15.0mph</b> @ 22:41:39 (60s) <b>12.8mph</b> @ 22:41:41 (300s)	<b>6.8mph</b> at 22:40:45 <b>7.2mph</b> @ 22:40:45 (1s) <b>8.7mph</b> @ 22:40:47 (3s) <b>11.0mph</b> @ 22:40:47 (60s) <b>12.2mph</b> @ 22:41:07 (300s)	4012 / 15.0mph	<b>25.4mph</b> at 22:41:36 <b>25.9mph</b> @ 22:41:15 (No Qc) <b>23.4mph</b> @ 22:41:15 (1s) <b>21.1mph</b> @ 22:41:16 (1s) <b>14.8mph</b> @ 22:41:41 (60s) <b>12.5mph</b> @ 22:41:41 (300s)	<b>6.7mph</b> at 22:40:44 <b>7.2mph</b> @ 22:40:45 (1s) <b>8.7mph</b> @ 22:40:46 (3s) <b>10.3mph</b> @ 22:40:46 (60s) <b>11.8mph</b> @ 22:41:06 (300s)	625 / 14.9mph	<b>21.0mph</b> at 22:41:15 <b>20.7mph</b> @ 22:41:15 (1s) <b>20.1mph</b> @ 22:41:17 (3s) <b>14.9mph</b> @ 22:41:41 (60s) <b>13.0mph</b> @ 22:41:41 (300s)	<b>10.3mph</b> at 22:40:45 <b>10.4mph</b> @ 22:40:46 (1s) <b>10.6mph</b> @ 22:40:47 (3s) <b>11.0mph</b> @ 22:40:42 (60s) <b>12.4mph</b> @ 22:41:09 (300s)	928 / 14.9mph
2022-01-29 05:40:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:39:42 PM EST to 2022-01-29 05:40:42 PM EST (60s)</b>	989.26mb	12.12V	17.7°F 95%	26.2°F	<b>NW (316°)</b>	<b>18.6mph</b> at 22:40:16 <b>17.7mph</b> @ 22:40:14 (1s) <b>17.0mph</b> @ 22:40:17 (3s) <b>12.1mph</b> @ 22:39:42 (60s) <b>13.9mph</b> @ 22:39:42 (300s)	<b>7.0mph</b> at 22:40:21 <b>7.3mph</b> @ 22:40:22 (1s) <b>8.3mph</b> @ 22:40:23 (3s) <b>10.7mph</b> @ 22:40:38 (60s) <b>12.5mph</b> @ 22:40:39 (300s)	2912 / 11.0mph	<b>18.9mph</b> at 22:40:16 <b>16.6mph</b> @ 22:40:17 (1s) <b>15.9mph</b> @ 22:40:17 (3s) <b>11.2mph</b> @ 22:39:42 (60s) <b>13.6mph</b> @ 22:39:42 (300s)	<b>5.7mph</b> at 22:40:21 <b>6.4mph</b> @ 22:40:21 (1s) <b>7.0mph</b> @ 22:40:22 (3s) <b>10.3mph</b> @ 22:40:39 (60s) <b>12.2mph</b> @ 22:40:41 (300s)	432 / 10.4mph	<b>16.3mph</b> at 22:40:17 <b>15.9mph</b> @ 22:40:17 (1s) <b>15.0mph</b> @ 22:40:17 (3s) <b>12.4mph</b> @ 22:39:42 (60s) <b>14.1mph</b> @ 22:39:42 (300s)	<b>9.0mph</b> at 22:39:54 <b>9.1mph</b> @ 22:39:55 (1s) <b>9.3mph</b> @ 22:39:55 (3s) <b>10.9mph</b> @ 22:40:39 (60s) <b>12.7mph</b> @ 22:40:42 (300s)	674 / 11.0mph
2022-01-29 05:39:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:38:42 PM EST to 2022-01-29 05:39:42 PM EST (60s)</b>	989.30mb	12.12V	17.7°F 94%	26.2°F	<b>NW (322°)</b>	<b>19.5mph</b> at 22:39:20 <b>18.5mph</b> @ 22:39:21 (1s) <b>16.9mph</b> @ 22:38:45 (3s) <b>15.2mph</b> @ 22:38:54 (60s) <b>14.5mph</b> @ 22:38:46 (300s)	<b>7.0mph</b> at 22:38:54 <b>7.6mph</b> @ 22:39:03 (1s) <b>8.3mph</b> @ 22:39:03 (3s) <b>12.1mph</b> @ 22:39:41 (60s) <b>13.9mph</b> @ 22:39:41 (300s)	3224 / 12.1mph	<b>18.2mph</b> at 22:38:43 <b>16.4mph</b> @ 22:38:42 (1s) <b>16.1mph</b> @ 22:38:43 (3s) <b>15.1mph</b> @ 22:38:50 (60s) <b>14.4mph</b> @ 22:38:45 (300s)	<b>6.4mph</b> at 22:38:54 <b>7.0mph</b> @ 22:39:02 (1s) <b>7.8mph</b> @ 22:39:03 (3s) <b>11.2mph</b> @ 22:39:42 (60s) <b>13.6mph</b> @ 22:39:42 (300s)	469 / 11.3mph	<b>16.4mph</b> at 22:38:44 <b>16.4mph</b> @ 22:38:42 (1s) <b>16.6mph</b> @ 22:38:42 (3s) <b>15.2mph</b> @ 22:38:55 (60s) <b>14.6mph</b> @ 22:38:47 (300s)	<b>9.7mph</b> at 22:38:58 <b>9.8mph</b> @ 22:38:55 (1s) <b>10.0mph</b> @ 22:38:58 (3s) <b>12.4mph</b> @ 22:39:41 (60s) <b>14.1mph</b> @ 22:39:41 (300s)	763 / 12.4mph
2022-01-29 05:38:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:37:42 PM EST to 2022-01-29 05:38:42 PM EST (60s)</b>	989.27mb	12.11V	17.8°F 95%	26.3°F	<b>NW (319°)</b>	<b>23.2mph</b> at 22:37:58 <b>22.1mph</b> @ 22:37:58 (1s) <b>21.3mph</b> @ 22:38:00 (3s) <b>14.6mph</b> @ 22:38:41 (60s) <b>14.7mph</b> @ 22:37:47 (300s)	<b>7.7mph</b> at 22:37:54 <b>8.1mph</b> @ 22:37:54 (1s) <b>8.8mph</b> @ 22:37:54 (3s) <b>11.5mph</b> @ 22:37:43 (60s) <b>14.2mph</b> @ 22:38:28 (300s)	3925 / 14.6mph	<b>24.8mph</b> at 22:37:57 <b>22.5mph</b> @ 22:38:00 (1s) <b>22.2mph</b> @ 22:38:00 (3s) <b>14.7mph</b> @ 22:38:42 (60s) <b>14.6mph</b> @ 22:37:47 (300s)	<b>7.5mph</b> at 22:38:10 <b>8.5mph</b> @ 22:38:10 (1s) <b>9.2mph</b> @ 22:37:54 (3s) <b>11.4mph</b> @ 22:37:43 (60s) <b>14.1mph</b> @ 22:38:28 (300s)	617 / 14.7mph	<b>20.1mph</b> at 22:37:59 <b>19.9mph</b> @ 22:38:00 (1s) <b>19.5mph</b> @ 22:38:01 (3s) <b>14.7mph</b> @ 22:38:42 (60s) <b>14.8mph</b> @ 22:37:42 (300s)	<b>10.2mph</b> at 22:37:54 <b>10.4mph</b> @ 22:38:48 (1s) <b>10.8mph</b> @ 22:37:55 (3s) <b>12.2mph</b> @ 22:37:44 (60s) <b>14.4mph</b> @ 22:38:29 (300s)	914 / 14.7mph
2022-01-29 05:37:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:36:42 PM EST to 2022-01-29 05:37:42 PM EST (60s)</b>	989.29mb	12.14V	17.9°F 95%	26.3°F	<b>NW (316°)</b>	<b>19.2mph</b> at 22:36:54 <b>16.9mph</b> @ 22:37:29 (1s) <b>15.9mph</b> @ 22:37:31 (3s) <b>13.5mph</b> @ 22:36:42 (60s) <b>15.4mph</b> @ 22:36:46 (300s)	<b>7.4mph</b> at 22:36:48 <b>7.6mph</b> @ 22:36:48 (1s) <b>8.2mph</b> @ 22:36:48 (3s) <b>11.0mph</b> @ 22:37:12 (60s) <b>14.7mph</b> @ 22:37:41 (300s)	3068 / 11.6mph	<b>20.7mph</b> at 22:37:17 <b>18.1mph</b> @ 22:37:18 (1s) <b>16.4mph</b> @ 22:37:19 (3s) <b>13.3mph</b> @ 22:36:42 (60s) <b>15.2mph</b> @ 22:36:45 (300s)	<b>6.6mph</b> at 22:37:34 <b>7.3mph</b> @ 22:36:50 (1s) <b>8.0mph</b> @ 22:36:50 (3s) <b>10.7mph</b> @ 22:37:15 (60s) <b>14.6mph</b> @ 22:37:41 (300s)	478 / 11.5mph	<b>16.4mph</b> at 22:37:18 <b>15.9mph</b> @ 22:37:18 (1s) <b>15.3mph</b> @ 22:37:20 (3s) <b>13.4mph</b> @ 22:36:42 (60s) <b>15.3mph</b> @ 22:36:49 (300s)	<b>9.1mph</b> at 22:36:47 <b>9.3mph</b> @ 22:36:48 (1s) <b>9.6mph</b> @ 22:36:48 (3s) <b>11.3mph</b> @ 22:37:15 (60s) <b>14.8mph</b> @ 22:37:41 (300s)	750 / 12.2mph
2022-01-29 05:36:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:35:42 PM EST to 2022-01-29</b>	989.28mb	12.12V	18.0°F 95%	26.4°F	<b>NW (321°)</b>	<b>21.8mph</b> at 22:36:01 <b>20.5mph</b> @ 22:36:01 (1s) <b>18.6mph</b> @ 22:36:03 (3s) <b>17.9mph</b> @ 22:35:47 (60s)	<b>8.6mph</b> at 22:36:24 <b>8.9mph</b> @ 22:36:24 (1s) <b>9.5mph</b> @ 22:36:25 (3s) <b>13.4mph</b> @ 22:36:37 (60s)	3599 / 13.5mph	<b>22.2mph</b> at 22:36:00 <b>20.1mph</b> @ 22:36:01 (1s) <b>19.2mph</b> @ 22:36:02 (3s) <b>17.7mph</b> @ 22:35:50 (60s)	<b>7.9mph</b> at 22:36:28 <b>8.9mph</b> @ 22:36:28 (1s) <b>9.8mph</b> @ 22:36:24 (3s) <b>13.3mph</b> @ 22:36:41 (60s)	554 / 13.2mph	<b>17.5mph</b> at 22:36:02 <b>17.2mph</b> @ 22:36:03 (1s) <b>17.0mph</b> @ 22:36:04 (3s) <b>17.9mph</b> @ 22:35:50 (60s)	<b>9.7mph</b> at 22:36:24 <b>9.8mph</b> @ 22:36:24 (1s) <b>10.1mph</b> @ 22:36:25 (3s) <b>13.5mph</b> @ 22:36:42 (60s)	834 / 13.5mph

05:36:42 PM EST (60s)						15.5mph @ 22:36:20 (300s)	15.1mph @ 22:35:48 (300s)		15.4mph @ 22:36:19 (300s)	14.9mph @ 22:35:46 (300s)		15.4mph @ 22:36:21 (300s)	15.1mph @ 22:35:48 (300s)	
2022-01-29 05:35:52 PM EST	989.25mb	12.13V	18.0°F 95%	26.4°F	NW (317°)	27.5mph at 22:34:54	9.6mph at 22:35:39	4784 / 17.7mph	27.7mph at 22:34:51	9.6mph at 22:35:39	741 / 17.6mph	24.3mph at 22:34:54	12.4mph at 22:34:42	1111 / 17.7mph
2022-01-29 05:34:42 PM EST to 2022-01-29 05:35:42 PM EST (60s)						25.4mph @ 22:34:55 (1s) 23.8mph @ 22:34:55 (3s) 17.7mph @ 22:35:41 (60s) 15.2mph @ 22:35:29 (300s)	10.8mph @ 22:35:39 (1s) 11.6mph @ 22:34:42 (3s) 14.8mph @ 22:34:50 (60s) 14.3mph @ 22:34:49 (300s)		29.3mph @ 22:35:01 (NoQC) 25.9mph @ 22:35:02 (1s) 23.7mph @ 22:35:04 (3s) 17.5mph @ 22:35:42 (60s) 15.0mph @ 22:35:28 (300s)	11.1mph @ 22:35:39 (1s) 12.2mph @ 22:34:42 (3s) 14.8mph @ 22:34:50 (60s) 14.1mph @ 22:34:50 (300s)		23.9mph @ 22:34:55 (1s) 22.7mph @ 22:34:55 (3s) 17.7mph @ 22:35:41 (60s) 15.2mph @ 22:35:29 (300s)	12.5mph @ 22:34:42 (1s) 12.6mph @ 22:34:43 (3s) 14.7mph @ 22:34:50 (60s) 14.3mph @ 22:34:47 (300s)	
2022-01-29 05:34:52 PM EST	989.21mb	12.12V	18.1°F 95%	26.4°F	NW (311°)	24.1mph at 22:33:51	9.7mph at 22:34:30	3982 / 14.9mph	24.7mph at 22:33:51	7.8mph at 22:34:29	627 / 14.9mph	19.5mph at 22:34:15	10.7mph at 22:34:31	916 / 14.7mph
2022-01-29 05:33:42 PM EST to 2022-01-29 05:34:42 PM EST (60s)						22.3mph @ 22:33:52 (1s) 20.7mph @ 22:34:16 (3s) 16.8mph @ 22:33:53 (60s) 14.4mph @ 22:34:39 (300s)	10.1mph @ 22:34:10 (1s) 10.8mph @ 22:34:31 (3s) 14.7mph @ 22:34:31 (60s) 14.1mph @ 22:34:12 (300s)		26.3mph @ 22:33:51 (NoQC) 22.1mph @ 22:33:52 (1s) 20.3mph @ 22:34:16 (3s) 16.6mph @ 22:33:53 (60s) 14.2mph @ 22:34:39 (300s)	8.7mph @ 22:34:30 (1s) 10.0mph @ 22:34:31 (1s) 14.8mph @ 22:34:32 (60s) 14.0mph @ 22:34:11 (300s)		19.2mph @ 22:34:16 (1s) 18.8mph @ 22:34:17 (3s) 16.5mph @ 22:33:55 (60s) 14.3mph @ 22:34:39 (300s)	10.8mph @ 22:34:32 (1s) 11.0mph @ 22:34:32 (3s) 14.7mph @ 22:34:34 (60s) 14.1mph @ 22:34:14 (300s)	
2022-01-29 05:33:52 PM EST	989.09mb	12.12V	18.2°F 95%	26.5°F	NW (313°)	25.4mph at 22:33:19	8.4mph at 22:33:34	4312 / 16.0mph	26.4mph at 22:33:20	8.1mph at 22:33:34	663 / 15.8mph	22.8mph at 22:33:20	11.1mph at 22:32:50	994 / 15.9mph
2022-01-29 05:32:42 PM EST to 2022-01-29 05:33:42 PM EST (60s)						24.4mph @ 22:33:20 (1s) 23.6mph @ 22:33:21 (3s) 16.9mph @ 22:33:28 (60s) 14.2mph @ 22:33:41 (300s)	8.9mph @ 22:33:34 (1s) 9.7mph @ 22:33:34 (3s) 15.1mph @ 22:32:42 (60s) 12.9mph @ 22:32:45 (300s)		27.3mph @ 22:33:20 (NoQC) 24.5mph @ 22:33:19 (1s) 23.4mph @ 22:33:21 (3s) 16.3mph @ 22:33:29 (60s) 14.0mph @ 22:33:42 (300s)	9.2mph @ 22:33:34 (1s) 10.4mph @ 22:33:35 (3s) 14.7mph @ 22:32:42 (60s) 12.7mph @ 22:32:46 (300s)		22.4mph @ 22:33:20 (1s) 21.8mph @ 22:33:21 (3s) 14.8mph @ 22:33:30 (60s) 14.2mph @ 22:33:42 (300s)	11.2mph @ 22:32:50 (1s) 11.5mph @ 22:32:50 (3s) 14.8mph @ 22:32:42 (60s) 13.1mph @ 22:32:51 (300s)	
2022-01-29 05:32:52 PM EST	989.16mb	12.14V	18.3°F 95%	26.5°F	NW (317°)	23.1mph at 22:32:04	7.9mph at 22:31:46	4042 / 15.1mph	23.9mph at 22:32:04	7.8mph at 22:31:47	619 / 14.7mph	20.0mph at 22:32:05	9.0mph at 22:31:48	920 / 14.8mph
2022-01-29 05:31:42 PM EST to 2022-01-29 05:32:42 PM EST (60s)						22.0mph @ 22:32:05 (1s) 19.6mph @ 22:32:06 (3s) 15.1mph @ 22:32:41 (60s) 13.0mph @ 22:32:37 (300s)	8.1mph @ 22:31:46 (1s) 8.5mph @ 22:31:48 (3s) 11.1mph @ 22:31:49 (60s) 11.9mph @ 22:31:42 (300s)		21.8mph @ 22:32:04 (NoQC) 20.1mph @ 22:32:05 (3s) 14.7mph @ 22:32:41 (60s) 12.8mph @ 22:32:37 (300s)	8.5mph @ 22:31:48 (1s) 9.0mph @ 22:31:47 (3s) 11.1mph @ 22:31:49 (60s) 11.8mph @ 22:31:42 (300s)		19.6mph @ 22:32:05 (1s) 18.6mph @ 22:32:06 (3s) 14.8mph @ 22:32:41 (60s) 12.2mph @ 22:32:38 (300s)	9.2mph @ 22:31:48 (1s) 9.4mph @ 22:31:48 (3s) 11.4mph @ 22:31:52 (60s) 12.2mph @ 22:31:42 (300s)	
2022-01-29 05:31:52 PM EST	989.17mb	12.12V	18.3°F 95%	26.6°F	NW (319°)	22.6mph at 22:30:42	5.5mph at 22:31:16	3207 / 12.1mph	22.4mph at 22:30:44	5.0mph at 22:31:15	495 / 11.9mph	19.5mph at 22:30:44	7.8mph at 22:31:17	761 / 12.4mph
2022-01-29 05:30:42 PM EST to 2022-01-29 05:31:42 PM EST (60s)						20.8mph @ 22:30:43 (1s) 20.2mph @ 22:30:45 (3s) 14.1mph @ 22:31:01 (60s) 12.3mph @ 22:30:45 (300s)	5.8mph @ 22:31:16 (1s) 6.2mph @ 22:31:17 (3s) 12.0mph @ 22:31:41 (60s) 11.7mph @ 22:31:21 (300s)		19.7mph @ 22:30:45 (1s) 18.5mph @ 22:30:46 (3s) 13.9mph @ 22:30:46 (60s) 12.2mph @ 22:30:42 (300s)	5.3mph @ 22:31:15 (1s) 5.8mph @ 22:31:16 (3s) 11.8mph @ 22:31:41 (60s) 11.6mph @ 22:31:20 (300s)		19.0mph @ 22:30:45 (1s) 14.3mph @ 22:31:08 (60s) 12.7mph @ 22:30:45 (300s)	7.9mph @ 22:31:17 (1s) 8.0mph @ 22:31:17 (3s) 12.4mph @ 22:31:41 (60s) 12.0mph @ 22:31:22 (300s)	
2022-01-29 05:30:52 PM EST	989.10mb	12.13V	18.4°F 95%	26.6°F	NW (314°)	26.9mph at 22:30:28	5.6mph at 22:30:16	3669 / 13.7mph	26.6mph at 22:30:34	5.7mph at 22:30:15	578 / 13.8mph	22.1mph at 22:30:35	8.5mph at 22:30:16	853 / 13.8mph
2022-01-29 05:29:41 PM EST to 2022-01-29 05:30:41 PM EST (60s)						23.9mph @ 22:30:29 (1s) 22.0mph @ 22:30:36 (3s) 14.6mph @ 22:29:48 (60s) 12.4mph @ 22:30:35 (300s)	5.8mph @ 22:30:16 (1s) 6.3mph @ 22:30:17 (3s) 11.9mph @ 22:30:19 (60s) 12.0mph @ 22:30:18 (300s)		28.2mph @ 22:30:34 (NoQC) 24.7mph @ 22:30:35 (1s) 22.4mph @ 22:30:35 (3s) 14.6mph @ 22:29:47 (60s) 12.2mph @ 22:30:38 (300s)	6.4mph @ 22:30:15 (1s) 6.8mph @ 22:30:17 (3s) 12.0mph @ 22:30:19 (60s) 11.8mph @ 22:30:18 (300s)		21.8mph @ 22:30:35 (1s) 21.2mph @ 22:30:32 (3s) 14.7mph @ 22:29:48 (60s) 12.7mph @ 22:30:38 (300s)	8.6mph @ 22:30:17 (1s) 8.8mph @ 22:30:18 (3s) 11.9mph @ 22:30:20 (60s) 12.3mph @ 22:30:19 (300s)	
2022-01-29 05:29:52 PM EST	989.18mb	12.12V	18.4°F 95%	26.6°F	NW (320°)	29.8mph at 22:28:51	7.6mph at 22:28:41	3770 / 14.1mph	26.0mph at 22:28:51	7.4mph at 22:28:41	588 / 14.0mph	23.0mph at 22:28:51	8.4mph at 22:28:41	876 / 14.1mph
2022-01-29 05:28:41 PM EST						29.7mph @ 22:28:51 (0.1s) 25.7mph @ 22:28:51 (1s)	6.7mph @ 22:28:41 (1s) 5.6mph @ 22:28:41 (3s)		28.2mph @ 22:28:51 (NoQC) 24.2mph @ 22:28:51 (1s)	6.9mph @ 22:28:41 (1s) 6.2mph @ 22:28:41 (3s)		22.6mph @ 22:28:52 (1s) 21.3mph @ 22:28:53 (3s)	8.6mph @ 22:28:41 (1s) 8.7mph @ 22:28:42 (3s)	



PM EST to 2022-01-29 05:29:41 PM EST (60s)						23.2mph @ 22:28:51 (3s) 14.1mph @ 22:29:40 (60s) 12.8mph @ 22:29:02 (300s)	9.5mph @ 22:28:45 (60s) 12.2mph @ 22:29:35 (300s)		22.4mph @ 22:28:52 (3s) 14.0mph @ 22:29:41 (60s) 12.4mph @ 22:29:02 (300s)	9.3mph @ 22:28:45 (60s) 12.0mph @ 22:29:35 (300s)		14.1mph @ 22:28:40 (60s) 13.0mph @ 22:29:03 (300s)	10.4mph @ 22:28:47 (60s) 12.5mph @ 22:29:37 (300s)	
2022-01-29 05:28:52 PM EST  2022-01-29 05:27:41 PM EST to 2022-01-29 05:28:41 PM EST (60s)	989.19mb	12.13V	18.4°F 95%	26.6°F	NW (321°)	17.7mph at 22:27:42 16.7mph @ 22:27:42 (1s) 18.5mph @ 22:27:41 (3s) 10.9mph @ 22:27:51 (60s) 12.9mph @ 22:27:45 (300s)	4.7mph at 22:28:08 4.8mph @ 22:28:39 (1s) 5.5mph @ 22:28:40 (3s) 9.8mph @ 22:28:40 (60s) 12.6mph @ 22:28:10 (300s)	2586 / 9.8mph	18.4mph at 22:27:42 16.1mph @ 22:27:42 (1s) 16.7mph @ 22:27:41 (3s) 10.6mph @ 22:27:52 (60s) 12.6mph @ 22:27:45 (300s)	5.1mph at 22:28:39 5.6mph @ 22:28:39 (1s) 6.1mph @ 22:28:40 (3s) 9.6mph @ 22:28:40 (60s) 12.3mph @ 22:28:11 (300s)	397 / 9.6mph	16.2mph at 22:27:41 16.6mph @ 22:27:41 (1s) 17.7mph @ 22:27:41 (3s) 11.4mph @ 22:28:36 (60s) 13.3mph @ 22:27:47 (300s)	6.9mph at 22:28:08 6.9mph @ 22:28:09 (1s) 7.2mph @ 22:28:09 (3s) 10.0mph @ 22:27:41 (60s) 12.9mph @ 22:28:14 (300s)	661 / 10.8mph
2022-01-29 05:27:52 PM EST  2022-01-29 05:26:41 PM EST to 2022-01-29 05:27:41 PM EST (60s)	989.10mb	12.12V	18.5°F 95%	26.7°F	NW (323°)	23.1mph at 22:27:38 21.3mph @ 22:27:38 (1s) 20.3mph @ 22:27:39 (1s) 14.1mph @ 22:28:41 (60s) 13.6mph @ 22:28:41 (300s)	5.2mph at 22:26:42 5.3mph @ 22:26:42 (1s) 5.5mph @ 22:26:43 (3s) 8.8mph @ 22:27:28 (60s) 12.7mph @ 22:27:34 (300s)	2622 / 9.9mph	24.2mph at 22:27:37 21.0mph @ 22:27:38 (1s) 19.6mph @ 22:27:39 (1s) 13.7mph @ 22:28:41 (60s) 13.3mph @ 22:28:41 (300s)	5.8mph at 22:27:08 6.4mph @ 22:27:08 (1s) 6.9mph @ 22:26:49 (3s) 8.8mph @ 22:27:29 (60s) 12.4mph @ 22:27:35 (300s)	410 / 9.9mph	18.8mph at 22:27:38 18.5mph @ 22:27:38 (1s) 18.1mph @ 22:27:40 (1s) 14.6mph @ 22:28:41 (60s) 13.9mph @ 22:28:41 (300s)	6.5mph at 22:26:47 6.5mph @ 22:26:47 (1s) 6.7mph @ 22:26:48 (3s) 9.2mph @ 22:27:31 (60s) 12.9mph @ 22:27:36 (300s)	607 / 10.0mph
2022-01-29 05:26:52 PM EST  2022-01-29 05:25:41 PM EST to 2022-01-29 05:26:41 PM EST (60s)	989.07mb	12.13V	18.5°F 95%	26.7°F	NW (322°)	27.1mph at 22:26:03 25.9mph @ 22:26:04 (1s) 24.5mph @ 22:26:05 (3s) 15.2mph @ 22:26:34 (60s) 14.2mph @ 22:26:13 (300s)	5.9mph at 22:26:41 6.4mph @ 22:26:41 (1s) 7.8mph @ 22:26:41 (3s) 13.1mph @ 22:25:41 (60s) 13.4mph @ 22:25:41 (300s)	3779 / 14.1mph	25.2mph at 22:26:00 29.1mph @ 22:26:03 (1s) 26.0mph @ 22:26:04 (1s) 24.0mph @ 22:26:05 (3s) 14.7mph @ 22:26:34 (60s) 13.9mph @ 22:26:15 (300s)	6.9mph at 22:26:38 7.6mph @ 22:26:38 (1s) 8.0mph @ 22:26:40 (3s) 12.7mph @ 22:25:41 (60s) 13.1mph @ 22:25:41 (300s)	576 / 13.7mph	24.3mph at 22:26:03 23.9mph @ 22:26:04 (1s) 23.1mph @ 22:26:05 (3s) 15.4mph @ 22:26:34 (60s) 14.4mph @ 22:26:16 (300s)	8.5mph at 22:26:40 8.6mph @ 22:26:40 (1s) 8.8mph @ 22:26:40 (3s) 13.1mph @ 22:25:41 (60s) 13.7mph @ 22:25:41 (300s)	910 / 14.6mph
2022-01-29 05:25:52 PM EST  2022-01-29 05:24:41 PM EST to 2022-01-29 05:25:41 PM EST (60s)	989.01mb	12.12V	18.5°F 95%	26.7°F	NW (325°)	23.2mph at 22:25:36 20.9mph @ 22:25:36 (1s) 19.7mph @ 22:25:39 (1s) 16.6mph @ 22:24:55 (60s) 13.4mph @ 22:25:40 (300s)	6.5mph at 22:25:34 6.7mph @ 22:25:34 (1s) 7.9mph @ 22:25:34 (3s) 12.6mph @ 22:25:35 (60s) 12.9mph @ 22:24:41 (300s)	3505 / 13.1mph	23.7mph at 22:25:36 20.5mph @ 22:25:40 (1s) 19.1mph @ 22:25:40 (1s) 16.1mph @ 22:24:56 (60s) 13.1mph @ 22:25:41 (300s)	5.3mph at 22:25:33 5.9mph @ 22:25:34 (1s) 6.8mph @ 22:25:34 (3s) 12.3mph @ 22:25:36 (60s) 12.6mph @ 22:24:41 (300s)	536 / 12.8mph	19.0mph at 22:25:39 18.6mph @ 22:25:39 (1s) 18.3mph @ 22:25:40 (3s) 16.6mph @ 22:24:41 (60s) 13.7mph @ 22:25:40 (300s)	9.7mph at 22:25:34 9.8mph @ 22:25:34 (1s) 10.0mph @ 22:25:21 (3s) 12.7mph @ 22:25:36 (60s) 13.3mph @ 22:24:41 (300s)	809 / 13.1mph
2022-01-29 05:24:52 PM EST  2022-01-29 05:23:41 PM EST to 2022-01-29 05:24:41 PM EST (60s)	988.96mb	12.12V	18.5°F 95%	26.8°F	NW (326°)	26.1mph at 22:24:14 24.4mph @ 22:24:15 (1s) 22.5mph @ 22:24:10 (3s) 16.4mph @ 22:24:40 (60s) 12.9mph @ 22:24:41 (300s)	8.8mph at 22:23:51 9.1mph @ 22:23:51 (1s) 11.0mph @ 22:23:52 (3s) 10.6mph @ 22:23:41 (60s) 11.8mph @ 22:23:41 (300s)	4412 / 16.4mph	25.4mph at 22:24:09 27.4mph @ 22:24:09 (1s) 23.2mph @ 22:24:09 (1s) 21.4mph @ 22:24:11 (3s) 15.9mph @ 22:24:40 (60s) 12.6mph @ 22:24:40 (300s)	8.5mph at 22:23:52 9.6mph @ 22:23:52 (1s) 11.2mph @ 22:24:32 (3s) 10.5mph @ 22:23:41 (60s) 11.6mph @ 22:23:41 (300s)	668 / 15.9mph	24.0mph at 22:24:09 23.4mph @ 22:24:10 (1s) 22.3mph @ 22:24:11 (3s) 16.6mph @ 22:24:40 (60s) 13.3mph @ 22:24:41 (300s)	12.5mph at 22:23:52 12.8mph @ 22:23:52 (1s) 12.4mph @ 22:23:41 (3s) 10.9mph @ 22:23:41 (60s) 12.2mph @ 22:23:41 (300s)	1036 / 16.6mph
2022-01-29 05:23:52 PM EST  2022-01-29 05:22:41 PM EST to 2022-01-29 05:23:41 PM EST (60s)	989.00mb	12.12V	18.6°F 95%	26.8°F	NW (322°)	20.0mph at 22:22:47 18.2mph @ 22:22:48 (1s) 17.1mph @ 22:22:49 (3s) 13.9mph @ 22:22:55 (60s) 12.0mph @ 22:23:08 (300s)	5.9mph at 22:23:12 6.0mph @ 22:23:13 (1s) 6.3mph @ 22:23:14 (3s) 10.3mph @ 22:23:38 (60s) 11.7mph @ 22:22:45 (300s)	2793 / 10.6mph	22.3mph at 22:22:49 19.1mph @ 22:22:49 (1s) 17.8mph @ 22:22:50 (1s) 13.6mph @ 22:22:50 (60s) 11.7mph @ 22:23:10 (300s)	5.3mph at 22:23:12 5.8mph @ 22:23:12 (1s) 6.2mph @ 22:23:14 (3s) 10.3mph @ 22:23:38 (60s) 11.4mph @ 22:22:45 (300s)	439 / 10.6mph	16.9mph at 22:22:49 16.6mph @ 22:22:49 (1s) 15.9mph @ 22:22:50 (3s) 14.4mph @ 22:22:41 (60s) 12.4mph @ 22:23:12 (300s)	7.8mph at 22:23:15 7.9mph @ 22:23:15 (1s) 8.0mph @ 22:23:16 (3s) 10.8mph @ 22:23:39 (60s) 12.2mph @ 22:23:40 (300s)	664 / 10.9mph
2022-01-29 05:22:52 PM EST	988.89mb	12.12V	18.6°F 95%	26.8°F	NW (321°)	24.5mph at 22:22:15 23.3mph @ 22:22:15	7.3mph at 22:21:48 7.5mph @ 22:21:48 (1s)	3703 / 13.8mph	25.6mph at 22:22:15 23.2mph @ 22:22:15	6.2mph at 22:21:47 7.0mph @ 22:21:48 (1s)	563 / 13.4mph	21.2mph at 22:22:17 20.9mph @ 22:22:17	10.0mph at 22:22:40 10.2mph @ 22:22:41	895 / 14.4mph

<b>2022-01-29</b> <b>05:21:41</b> <b>PM EST</b> <b>2022-01-29</b> <b>05:22:41</b> <b>PM EST</b> (60s)						<b>(1s)</b> <b>22.1mph</b> @ 22:22:17 <b>(3s)</b> <b>15.8mph</b> @ 22:22:19 <b>(60s)</b> <b>12.0mph</b> @ 22:22:33 <b>(300s)</b>	<b>9.2mph</b> @ 22:21:48 <b>(3s)</b> <b>13.3mph</b> @ 22:21:41 <b>(60s)</b> <b>11.6mph</b> @ 22:21:56 <b>(300s)</b>		<b>(1s)</b> <b>22.1mph</b> @ 22:22:17 <b>(3s)</b> <b>15.5mph</b> @ 22:22:20 <b>(60s)</b> <b>11.7mph</b> @ 22:22:34 <b>(300s)</b>	<b>8.3mph</b> @ 22:21:48 <b>(3s)</b> <b>13.0mph</b> @ 22:21:41 <b>(60s)</b> <b>11.4mph</b> @ 22:21:56 <b>(300s)</b>		<b>(1s)</b> <b>20.2mph</b> @ 22:22:18 <b>(3s)</b> <b>16.0mph</b> @ 22:22:20 <b>(60s)</b> <b>12.4mph</b> @ 22:22:30 <b>(300s)</b>	<b>(1s)</b> <b>10.8mph</b> @ 22:22:41 <b>(3s)</b> <b>13.5mph</b> @ 22:21:41 <b>(60s)</b> <b>12.1mph</b> @ 22:21:57 <b>(300s)</b>	
2022-01-29 05:21:52 PM EST  <b>2022-01-29</b> <b>05:20:41</b> <b>PM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>05:21:41</b> <b>PM EST</b> (60s)	988.89mb	12.13V	18.6°F 95%	26.9°F	<b>NW</b> <b>(321°)</b>	<b>22.2mph</b> at 22:21:29 <b>21.3mph</b> @ 22:21:30 <b>(1s)</b> <b>20.2mph</b> @ 22:21:30 <b>(3s)</b> <b>13.3mph</b> @ 22:21:40 <b>(60s)</b> <b>11.9mph</b> @ 22:20:43 <b>(300s)</b>	<b>6.7mph</b> at 22:20:57 <b>6.8mph</b> @ 22:20:56 <b>(1s)</b> <b>7.1mph</b> @ 22:20:57 <b>(3s)</b> <b>10.1mph</b> @ 22:21:10 <b>(60s)</b> <b>11.6mph</b> @ 22:21:15 <b>(300s)</b>	3554 / 13.3mph	<b>25.6mph</b> at 22:21:38 <b>26.8mph</b> @ 22:21:37 <b>(NoQC)</b> <b>22.9mph</b> @ 22:21:38 <b>(1s)</b> <b>21.0mph</b> @ 22:21:39 <b>(3s)</b> <b>13.0mph</b> @ 22:21:41 <b>(60s)</b> <b>11.7mph</b> @ 22:20:44 <b>(300s)</b>	<b>5.8mph</b> at 22:20:52 <b>6.2mph</b> @ 22:20:57 <b>(1s)</b> <b>6.4mph</b> @ 22:20:57 <b>(3s)</b> <b>10.0mph</b> @ 22:21:13 <b>(60s)</b> <b>11.3mph</b> @ 22:21:16 <b>(300s)</b>	545 / 13.0mph	<b>20.4mph</b> at 22:21:29 <b>20.1mph</b> @ 22:21:30 <b>(1s)</b> <b>19.5mph</b> @ 22:21:31 <b>(3s)</b> <b>13.5mph</b> @ 22:21:41 <b>(60s)</b> <b>12.3mph</b> @ 22:20:44 <b>(300s)</b>	<b>7.7mph</b> at 22:20:57 <b>7.8mph</b> @ 22:20:57 <b>(1s)</b> <b>7.9mph</b> @ 22:20:58 <b>(3s)</b> <b>10.5mph</b> @ 22:21:11 <b>(60s)</b> <b>12.0mph</b> @ 22:21:17 <b>(300s)</b>	833 / 13.5mph
2022-01-29 05:20:52 PM EST  <b>2022-01-29</b> <b>05:19:41</b> <b>PM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>05:20:41</b> <b>PM EST</b> (60s)	988.87mb	12.12V	18.6°F 95%	26.9°F	<b>NW</b> <b>(326°)</b>	<b>15.8mph</b> at 22:20:05 <b>14.6mph</b> @ 22:20:05 <b>(1s)</b> <b>13.9mph</b> @ 22:20:21 <b>(3s)</b> <b>10.7mph</b> @ 22:19:42 <b>(60s)</b> <b>12.5mph</b> @ 22:19:41 <b>(300s)</b>	<b>6.7mph</b> at 22:20:26 <b>6.8mph</b> @ 22:20:27 <b>(1s)</b> <b>7.2mph</b> @ 22:20:28 <b>(3s)</b> <b>10.1mph</b> @ 22:20:18 <b>(60s)</b> <b>11.9mph</b> @ 22:20:37 <b>(300s)</b>	2803 / 10.6mph	<b>17.7mph</b> at 22:20:05 <b>15.1mph</b> @ 22:20:05 <b>(1s)</b> <b>13.8mph</b> @ 22:20:21 <b>(3s)</b> <b>10.6mph</b> @ 22:19:41 <b>(60s)</b> <b>12.1mph</b> @ 22:19:41 <b>(300s)</b>	<b>6.6mph</b> at 22:20:25 <b>7.1mph</b> @ 22:19:53 <b>(1s)</b> <b>7.4mph</b> @ 22:19:54 <b>(3s)</b> <b>9.7mph</b> @ 22:20:19 <b>(60s)</b> <b>11.6mph</b> @ 22:20:37 <b>(300s)</b>	433 / 10.4mph	<b>13.8mph</b> at 22:20:05 <b>13.5mph</b> @ 22:20:05 <b>(1s)</b> <b>13.3mph</b> @ 22:20:02 <b>(3s)</b> <b>11.1mph</b> @ 22:20:40 <b>(60s)</b> <b>12.8mph</b> @ 22:19:41 <b>(300s)</b>	<b>9.0mph</b> at 22:20:27 <b>9.1mph</b> @ 22:20:28 <b>(1s)</b> <b>9.2mph</b> @ 22:20:30 <b>(3s)</b> <b>10.7mph</b> @ 22:19:54 <b>(60s)</b> <b>12.3mph</b> @ 22:20:40 <b>(300s)</b>	681 / 11.1mph
2022-01-29 05:19:52 PM EST  <b>2022-01-29</b> <b>05:18:41</b> <b>PM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>05:19:41</b> <b>PM EST</b> (60s)	988.93mb	12.12V	18.7°F 95%	26.9°F	<b>NW</b> <b>(324°)</b>	<b>17.8mph</b> at 22:18:45 <b>16.8mph</b> @ 22:18:46 <b>(1s)</b> <b>15.6mph</b> @ 22:18:46 <b>(3s)</b> <b>11.6mph</b> @ 22:19:29 <b>(60s)</b> <b>13.2mph</b> @ 22:18:41 <b>(300s)</b>	<b>5.8mph</b> at 22:19:24 <b>6.3mph</b> @ 22:19:32 <b>(1s)</b> <b>6.8mph</b> @ 22:19:33 <b>(3s)</b> <b>10.4mph</b> @ 22:18:44 <b>(60s)</b> <b>12.5mph</b> @ 22:19:41 <b>(300s)</b>	2839 / 10.7mph	<b>18.0mph</b> at 22:18:43 <b>15.9mph</b> @ 22:18:44 <b>(1s)</b> <b>15.2mph</b> @ 22:18:46 <b>(3s)</b> <b>11.3mph</b> @ 22:19:29 <b>(60s)</b> <b>12.8mph</b> @ 22:18:41 <b>(300s)</b>	<b>5.5mph</b> at 22:19:23 <b>6.2mph</b> @ 22:19:33 <b>(1s)</b> <b>6.6mph</b> @ 22:19:33 <b>(3s)</b> <b>10.1mph</b> @ 22:18:44 <b>(60s)</b> <b>12.1mph</b> @ 22:19:40 <b>(300s)</b>	439 / 10.6mph	<b>15.5mph</b> at 22:18:45 <b>15.2mph</b> @ 22:18:46 <b>(1s)</b> <b>14.9mph</b> @ 22:18:46 <b>(3s)</b> <b>11.9mph</b> @ 22:19:24 <b>(60s)</b> <b>13.5mph</b> @ 22:18:41 <b>(300s)</b>	<b>7.9mph</b> at 22:19:32 <b>7.9mph</b> @ 22:19:32 <b>(1s)</b> <b>8.1mph</b> @ 22:19:33 <b>(3s)</b> <b>11.1mph</b> @ 22:19:41 <b>(60s)</b> <b>12.8mph</b> @ 22:19:41 <b>(300s)</b>	677 / 11.1mph
2022-01-29 05:18:52 PM EST  <b>2022-01-29</b> <b>05:17:41</b> <b>PM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>05:18:41</b> <b>PM EST</b> (60s)	988.91mb	12.12V	18.7°F 95%	26.9°F	<b>NNW</b> <b>(329°)</b>	<b>21.6mph</b> at 22:17:42 <b>20.9mph</b> @ 22:17:42 <b>(1s)</b> <b>20.0mph</b> @ 22:17:43 <b>(3s)</b> <b>13.7mph</b> @ 22:17:43 <b>(60s)</b> <b>14.5mph</b> @ 22:17:43 <b>(300s)</b>	<b>5.2mph</b> at 22:17:52 <b>5.4mph</b> @ 22:17:52 <b>(1s)</b> <b>6.3mph</b> @ 22:17:53 <b>(3s)</b> <b>10.9mph</b> @ 22:18:40 <b>(60s)</b> <b>13.1mph</b> @ 22:18:29 <b>(300s)</b>	2881 / 10.9mph	<b>22.4mph</b> at 22:17:41 <b>20.2mph</b> @ 22:17:42 <b>(1s)</b> <b>19.3mph</b> @ 22:17:43 <b>(3s)</b> <b>13.6mph</b> @ 22:17:44 <b>(60s)</b> <b>14.2mph</b> @ 22:17:43 <b>(300s)</b>	<b>5.0mph</b> at 22:18:20 <b>5.5mph</b> @ 22:18:01 <b>(1s)</b> <b>6.2mph</b> @ 22:18:01 <b>(3s)</b> <b>10.4mph</b> @ 22:18:40 <b>(60s)</b> <b>12.8mph</b> @ 22:18:32 <b>(300s)</b>	434 / 10.4mph	<b>18.3mph</b> at 22:17:42 <b>18.1mph</b> @ 22:17:42 <b>(1s)</b> <b>17.8mph</b> @ 22:17:44 <b>(3s)</b> <b>13.9mph</b> @ 22:17:45 <b>(60s)</b> <b>14.8mph</b> @ 22:17:43 <b>(300s)</b>	<b>8.0mph</b> at 22:18:01 <b>8.1mph</b> @ 22:18:02 <b>(1s)</b> <b>8.5mph</b> @ 22:18:02 <b>(3s)</b> <b>11.6mph</b> @ 22:18:35 <b>(60s)</b> <b>13.4mph</b> @ 22:18:32 <b>(300s)</b>	713 / 11.6mph
2022-01-29 05:17:52 PM EST  <b>2022-01-29</b> <b>05:16:41</b> <b>PM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>05:17:41</b> <b>PM EST</b> (60s)	988.91mb	12.12V	18.7°F 95%	26.9°F	<b>NW</b> <b>(322°)</b>	<b>20.6mph</b> at 22:16:42 <b>19.0mph</b> @ 22:17:12 <b>(1s)</b> <b>19.7mph</b> @ 22:16:41 <b>(3s)</b> <b>15.1mph</b> @ 22:17:01 <b>(60s)</b> <b>14.5mph</b> @ 22:17:40 <b>(300s)</b>	<b>8.2mph</b> at 22:17:08 <b>8.7mph</b> @ 22:17:08 <b>(1s)</b> <b>9.9mph</b> @ 22:17:08 <b>(3s)</b> <b>13.5mph</b> @ 22:17:40 <b>(60s)</b> <b>14.1mph</b> @ 22:16:41 <b>(300s)</b>	3610 / 13.5mph	<b>21.0mph</b> at 22:17:11 <b>18.9mph</b> @ 22:17:13 <b>(1s)</b> <b>18.6mph</b> @ 22:17:13 <b>(3s)</b> <b>15.0mph</b> @ 22:17:03 <b>(60s)</b> <b>14.2mph</b> @ 22:17:41 <b>(300s)</b>	<b>8.2mph</b> at 22:17:29 <b>9.0mph</b> @ 22:17:29 <b>(1s)</b> <b>9.8mph</b> @ 22:17:29 <b>(3s)</b> <b>13.4mph</b> @ 22:16:41 <b>(60s)</b> <b>13.8mph</b> @ 22:16:41 <b>(300s)</b>	567 / 13.5mph	<b>18.3mph</b> at 22:17:13 <b>17.9mph</b> @ 22:16:41 <b>(1s)</b> <b>20.5mph</b> @ 22:16:41 <b>(3s)</b> <b>15.1mph</b> @ 22:17:03 <b>(60s)</b> <b>14.8mph</b> @ 22:17:40 <b>(300s)</b>	<b>10.4mph</b> at 22:17:08 <b>10.5mph</b> @ 22:17:08 <b>(1s)</b> <b>10.8mph</b> @ 22:17:09 <b>(3s)</b> <b>13.8mph</b> @ 22:17:40 <b>(60s)</b> <b>14.4mph</b> @ 22:16:41 <b>(300s)</b>	855 / 13.8mph
2022-01-29 05:16:52 PM EST  <b>2022-01-29</b> <b>05:15:41</b> <b>PM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>05:16:41</b> <b>PM EST</b> (60s)	988.86mb	12.13V	18.7°F 95%	26.9°F	<b>NNW</b> <b>(329°)</b>	<b>26.6mph</b> at 22:16:37 <b>25.4mph</b> @ 22:16:38 <b>(1s)</b> <b>24.6mph</b> @ 22:16:38 <b>(3s)</b> <b>13.9mph</b> @ 22:16:41 <b>(60s)</b> <b>14.3mph</b> @ 22:15:49 <b>(300s)</b>	<b>5.9mph</b> at 22:15:57 <b>6.1mph</b> @ 22:15:57 <b>(1s)</b> <b>7.2mph</b> @ 22:15:58 <b>(3s)</b> <b>12.8mph</b> @ 22:16:00 <b>(60s)</b> <b>13.8mph</b> @ 22:16:26 <b>(300s)</b>	3728 / 13.9mph	<b>25.4mph</b> at 22:16:36 <b>27.7mph</b> @ 22:16:36 <b>(NoQC)</b> <b>25.0mph</b> @ 22:16:37 <b>(1s)</b> <b>23.5mph</b> @ 22:16:38 <b>(3s)</b> <b>13.5mph</b> @ 22:16:13 <b>(60s)</b> <b>14.0mph</b> @ 22:15:49 <b>(300s)</b>	<b>4.8mph</b> at 22:15:57 <b>5.2mph</b> @ 22:15:57 <b>(1s)</b> <b>6.0mph</b> @ 22:15:58 <b>(3s)</b> <b>12.2mph</b> @ 22:15:58 <b>(60s)</b> <b>13.5mph</b> @ 22:16:05 <b>(300s)</b>	561 / 13.4mph	<b>23.1mph</b> at 22:16:37 <b>22.7mph</b> @ 22:16:38 <b>(1s)</b> <b>22.4mph</b> @ 22:16:39 <b>(3s)</b> <b>14.0mph</b> @ 22:16:40 <b>(60s)</b> <b>14.6mph</b> @ 22:15:49 <b>(300s)</b>	<b>8.4mph</b> at 22:15:58 <b>8.5mph</b> @ 22:15:59 <b>(1s)</b> <b>8.6mph</b> @ 22:16:00 <b>(3s)</b> <b>13.0mph</b> @ 22:16:01 <b>(60s)</b> <b>14.2mph</b> @ 22:16:27 <b>(300s)</b>	866 / 14.0mph

2022-01-29 05:15:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:14:41 PM EST to 2022-01-29 05:15:41 PM EST (60s)</b>	988.81mb	12.13V	18.8°F 95%	26.9°F	<b>NNW (335°)</b>	<b>23.6mph</b> at 22:15:17 <b>22.1mph</b> @ 22:15:17 (1s) <b>20.5mph</b> @ 22:15:18 (3s) <b>14.7mph</b> @ 22:14:46 (60s) <b>14.3mph</b> @ 22:15:38 (300s)	<b>7.3mph</b> at 22:14:57 <b>7.4mph</b> @ 22:14:55 (1s) <b>8.2mph</b> @ 22:14:56 (3s) <b>12.4mph</b> @ 22:15:08 (60s) <b>13.9mph</b> @ 22:14:41 (300s)	3542 / 13.3mph	<b>25.1mph</b> at 22:15:17 <b>21.9mph</b> @ 22:15:17 (1s) <b>19.9mph</b> @ 22:15:18 (3s) <b>14.3mph</b> @ 22:14:45 (60s) <b>14.0mph</b> @ 22:15:38 (300s)	<b>5.5mph</b> at 22:14:58 <b>5.9mph</b> @ 22:14:58 (1s) <b>6.3mph</b> @ 22:15:00 (3s) <b>11.5mph</b> @ 22:15:09 (60s) <b>13.6mph</b> @ 22:14:41 (300s)	536 / 12.8mph	<b>20.1mph</b> at 22:15:17 <b>19.9mph</b> @ 22:15:18 (1s) <b>19.0mph</b> @ 22:15:18 (3s) <b>14.4mph</b> @ 22:14:46 (60s) <b>14.6mph</b> @ 22:15:40 (300s)	<b>9.0mph</b> at 22:15:01 <b>9.1mph</b> @ 22:14:58 (1s) <b>9.2mph</b> @ 22:15:02 (3s) <b>12.5mph</b> @ 22:15:09 (60s) <b>14.3mph</b> @ 22:14:41 (300s)	849 / 13.7mph
2022-01-29 05:14:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:13:41 PM EST to 2022-01-29 05:14:41 PM EST (60s)</b>	988.81mb	12.13V	18.8°F 95%	26.9°F	<b>NNW (334°)</b>	<b>23.0mph</b> at 22:13:48 <b>21.7mph</b> @ 22:13:48 (1s) <b>20.7mph</b> @ 22:13:49 (3s) <b>17.6mph</b> @ 22:13:53 (60s) <b>13.9mph</b> @ 22:14:40 (300s)	<b>6.2mph</b> at 22:14:25 <b>6.3mph</b> @ 22:14:25 (1s) <b>7.2mph</b> @ 22:14:27 (3s) <b>13.7mph</b> @ 22:14:30 (60s) <b>13.6mph</b> @ 22:13:44 (300s)	3847 / 14.4mph	<b>25.2mph</b> at 22:13:47 <b>25.6mph</b> @ 22:13:47 (NoQC) <b>22.7mph</b> @ 22:13:48 (1s) <b>21.5mph</b> @ 22:13:49 (3s) <b>17.7mph</b> @ 22:13:53 (60s) <b>13.6mph</b> @ 22:13:54 (300s)	<b>5.2mph</b> at 22:14:24 <b>5.7mph</b> @ 22:14:25 (1s) <b>6.0mph</b> @ 22:14:26 (3s) <b>13.6mph</b> @ 22:14:31 (60s) <b>13.4mph</b> @ 22:13:41 (300s)	593 / 14.1mph	<b>20.2mph</b> at 22:13:48 <b>19.8mph</b> @ 22:13:48 (1s) <b>19.4mph</b> @ 22:13:49 (3s) <b>18.1mph</b> @ 22:13:54 (60s) <b>14.3mph</b> @ 22:13:54 (300s)	<b>8.6mph</b> at 22:14:29 <b>8.7mph</b> @ 22:14:30 (1s) <b>8.9mph</b> @ 22:14:30 (3s) <b>14.1mph</b> @ 22:14:32 (60s) <b>14.0mph</b> @ 22:13:41 (300s)	894 / 14.4mph
2022-01-29 05:13:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:12:41 PM EST to 2022-01-29 05:13:41 PM EST (60s)</b>	988.86mb	12.12V	18.8°F 95%	26.9°F	<b>NNW (329°)</b>	<b>31.0mph</b> at 22:13:06 <b>30.9mph</b> @ 22:13:06 (0.1s) <b>28.4mph</b> @ 22:13:07 (1s) <b>26.4mph</b> @ 22:13:07 (3s) <b>17.3mph</b> @ 22:13:40 (60s) <b>13.7mph</b> @ 22:13:26 (300s)	<b>6.9mph</b> at 22:13:35 <b>7.5mph</b> @ 22:13:35 (1s) <b>8.0mph</b> @ 22:13:35 (3s) <b>11.8mph</b> @ 22:12:41 (60s) <b>13.1mph</b> @ 22:12:52 (300s)	4656 / 17.3mph	<b>30.5mph</b> at 22:13:05 <b>32.5mph</b> @ 22:13:05 (NoQC) <b>29.6mph</b> @ 22:13:05 (0.1s) <b>27.7mph</b> @ 22:13:07 (1s) <b>26.6mph</b> @ 22:13:07 (3s) <b>17.3mph</b> @ 22:13:40 (60s) <b>13.4mph</b> @ 22:13:32 (300s)	<b>7.2mph</b> at 22:13:33 <b>8.1mph</b> @ 22:13:34 (1s) <b>8.5mph</b> @ 22:13:35 (3s) <b>11.5mph</b> @ 22:12:41 (60s) <b>12.9mph</b> @ 22:12:52 (300s)	728 / 17.3mph	<b>26.9mph</b> at 22:13:07 <b>26.5mph</b> @ 22:13:07 (1s) <b>25.5mph</b> @ 22:13:09 (3s) <b>17.9mph</b> @ 22:13:40 (60s) <b>14.1mph</b> @ 22:13:27 (300s)	<b>10.1mph</b> at 22:13:35 <b>10.2mph</b> @ 22:13:35 (1s) <b>10.6mph</b> @ 22:13:36 (3s) <b>12.2mph</b> @ 22:12:41 (60s) <b>13.5mph</b> @ 22:12:53 (300s)	1123 / 17.9mph
2022-01-29 05:12:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:11:41 PM EST to 2022-01-29 05:12:41 PM EST (60s)</b>	988.81mb	12.12V	18.8°F 95%	26.9°F	<b>NW (323°)</b>	<b>21.3mph</b> at 22:12:09 <b>20.5mph</b> @ 22:12:09 (1s) <b>19.1mph</b> @ 22:12:10 (3s) <b>14.5mph</b> @ 22:11:45 (60s) <b>14.1mph</b> @ 22:12:12 (300s)	<b>6.1mph</b> at 22:12:33 <b>6.4mph</b> @ 22:12:33 (1s) <b>6.8mph</b> @ 22:11:53 (3s) <b>11.6mph</b> @ 22:12:35 (60s) <b>13.1mph</b> @ 22:12:40 (300s)	3150 / 11.8mph	<b>22.9mph</b> at 22:12:08 <b>20.3mph</b> @ 22:12:09 (1s) <b>18.4mph</b> @ 22:12:10 (3s) <b>14.1mph</b> @ 22:11:44 (60s) <b>13.9mph</b> @ 22:12:14 (300s)	<b>5.8mph</b> at 22:11:52 <b>6.3mph</b> @ 22:11:53 (1s) <b>6.6mph</b> @ 22:11:53 (3s) <b>11.3mph</b> @ 22:12:37 (60s) <b>12.9mph</b> @ 22:12:40 (300s)	479 / 11.5mph	<b>17.8mph</b> at 22:12:09 <b>17.6mph</b> @ 22:12:09 (1s) <b>17.1mph</b> @ 22:12:11 (3s) <b>14.8mph</b> @ 22:11:45 (60s) <b>14.5mph</b> @ 22:12:14 (300s)	<b>8.0mph</b> at 22:11:52 <b>8.0mph</b> @ 22:11:52 (1s) <b>8.1mph</b> @ 22:11:53 (3s) <b>12.0mph</b> @ 22:12:37 (60s) <b>13.5mph</b> @ 22:12:41 (300s)	749 / 12.2mph
2022-01-29 05:11:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:10:41 PM EST to 2022-01-29 05:11:41 PM EST (60s)</b>	988.85mb	12.12V	18.8°F 95%	26.9°F	<b>NNW (333°)</b>	<b>23.2mph</b> at 22:10:58 <b>21.9mph</b> @ 22:11:13 (1s) <b>21.1mph</b> @ 22:10:58 (3s) <b>15.0mph</b> @ 22:11:25 (60s) <b>14.0mph</b> @ 22:11:26 (300s)	<b>8.5mph</b> at 22:11:34 <b>8.9mph</b> @ 22:11:34 (1s) <b>10.2mph</b> @ 22:11:36 (3s) <b>11.4mph</b> @ 22:10:48 (60s) <b>13.2mph</b> @ 22:10:49 (300s)	3891 / 14.5mph	<b>25.9mph</b> at 22:11:13 <b>21.5mph</b> @ 22:11:13 (1s) <b>20.0mph</b> @ 22:10:58 (3s) <b>14.6mph</b> @ 22:11:25 (60s) <b>13.6mph</b> @ 22:11:26 (300s)	<b>7.5mph</b> at 22:10:43 <b>8.1mph</b> @ 22:10:44 (1s) <b>9.0mph</b> @ 22:10:44 (3s) <b>11.1mph</b> @ 22:10:48 (60s) <b>12.9mph</b> @ 22:10:48 (300s)	589 / 14.0mph	<b>20.8mph</b> at 22:10:58 <b>20.5mph</b> @ 22:10:59 (1s) <b>20.2mph</b> @ 22:10:59 (3s) <b>11.1mph</b> @ 22:11:27 (60s) <b>14.3mph</b> @ 22:11:26 (300s)	<b>10.3mph</b> at 22:10:44 <b>10.4mph</b> @ 22:10:45 (1s) <b>10.8mph</b> @ 22:10:45 (3s) <b>11.9mph</b> @ 22:10:49 (60s) <b>13.5mph</b> @ 22:10:50 (300s)	925 / 14.9mph
2022-01-29 05:10:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:09:41 PM EST to 2022-01-29 05:10:41 PM EST (60s)</b>	988.86mb	12.13V	18.8°F 95%	26.9°F	<b>NW (326°)</b>	<b>20.4mph</b> at 22:10:09 <b>17.6mph</b> @ 22:10:09 (1s) <b>15.8mph</b> @ 22:10:30 (3s) <b>13.1mph</b> @ 22:09:41 (60s) <b>13.4mph</b> @ 22:09:41 (300s)	<b>6.5mph</b> at 22:10:06 <b>6.6mph</b> @ 22:10:06 (1s) <b>6.8mph</b> @ 22:10:06 (3s) <b>10.4mph</b> @ 22:10:15 (60s) <b>13.2mph</b> @ 22:10:06 (300s)	3062 / 11.5mph	<b>20.2mph</b> at 22:10:28 <b>18.2mph</b> @ 22:10:28 (1s) <b>17.0mph</b> @ 22:10:28 (3s) <b>13.1mph</b> @ 22:09:48 (60s) <b>13.0mph</b> @ 22:10:41 (300s)	<b>5.0mph</b> at 22:09:56 <b>5.4mph</b> @ 22:09:56 (1s) <b>6.2mph</b> @ 22:09:58 (3s) <b>10.3mph</b> @ 22:10:15 (60s) <b>13.7mph</b> @ 22:10:06 (300s)	475 / 11.4mph	<b>16.4mph</b> at 22:10:28 <b>16.1mph</b> @ 22:10:28 (1s) <b>15.5mph</b> @ 22:10:29 (3s) <b>13.4mph</b> @ 22:09:41 (60s) <b>13.7mph</b> @ 22:09:41 (300s)	<b>7.6mph</b> at 22:09:59 <b>7.7mph</b> @ 22:10:00 (1s) <b>7.9mph</b> @ 22:10:06 (3s) <b>10.9mph</b> @ 22:10:15 (60s) <b>13.4mph</b> @ 22:10:08 (300s)	735 / 12.0mph
2022-01-29 05:09:52 PM EST  <b>2022-01-29 05:08:41 PM EST to 2022-01-29 05:09:41 PM EST (60s)</b>	988.76mb	12.13V	18.8°F 95%	26.9°F	<b>NW (322°)</b>	<b>23.8mph</b> at 22:08:55 <b>22.7mph</b> @ 22:08:55 (1s) <b>20.2mph</b> @ 22:08:57 (3s) <b>14.8mph</b> @ 22:09:12 (60s)	<b>6.6mph</b> at 22:09:33 <b>6.7mph</b> @ 22:09:33 (1s) <b>7.3mph</b> @ 22:09:33 (3s) <b>13.1mph</b> @ 22:09:40 (60s)	3499 / 13.1mph	<b>23.1mph</b> at 22:08:55 <b>26.2mph</b> @ 22:08:55 (NoQC) <b>22.2mph</b> @ 22:08:55 (1s) <b>19.7mph</b> @ 22:08:57 (3s)	<b>5.8mph</b> at 22:09:32 <b>6.5mph</b> @ 22:09:32 (1s) <b>7.1mph</b> @ 22:09:34 (3s) <b>12.9mph</b> @ 22:09:37 (60s)	547 / 13.1mph	<b>19.4mph</b> at 22:08:55 <b>19.1mph</b> @ 22:08:56 (1s) <b>18.4mph</b> @ 22:08:57 (3s) <b>15.3mph</b> @ 22:08:41 (60s)	<b>8.7mph</b> at 22:09:34 <b>8.8mph</b> @ 22:09:34 (1s) <b>9.1mph</b> @ 22:09:35 (3s) <b>13.4mph</b> @ 22:09:40 (60s)	830 / 13.4mph

05:09:41 PM EST (60s)						14.3mph @ 22:08:41 (300s)	13.4mph @ 22:09:40 (300s)		14.7mph @ 22:09:13 (60s) 13.8mph @ 22:08:41 (300s)	12.9mph @ 22:09:41 (300s)		14.5mph @ 22:08:41 (300s)	13.7mph @ 22:09:40 (300s)	
2022-01-29 05:08:52 PM EST	988.84mb	12.13V	18.7°F 95%	26.9°F	NW (326°)	27.2mph at 22:08:15 25.7mph @ 22:08:15 (1s) 22.3mph @ 22:08:17 (3s) 18.0mph @ 22:08:15 (60s) 15.3mph @ 22:07:41 (300s)	7.4mph at 22:08:30 8.0mph @ 22:08:31 (1s) 8.9mph @ 22:08:32 (3s) 14.6mph @ 22:08:40 (60s) 14.3mph @ 22:08:40 (300s)	3931 / 14.7mph	29.6mph at 22:08:15 32.2mph @ 22:08:15 (NoQC) 29.6mph @ 22:08:15 (1s) 27.9mph @ 22:08:15 (1s) 24.2mph @ 22:08:17 (60s) 18.0mph @ 22:08:15 (60s) 14.7mph @ 22:07:41 (300s)	6.9mph at 22:08:30 7.6mph @ 22:08:30 (1s) 9.4mph @ 22:08:31 (3s) 14.5mph @ 22:08:40 (60s) 13.8mph @ 22:08:40 (300s)	611 / 14.6mph	23.9mph at 22:08:15 23.1mph @ 22:08:16 (1s) 21.8mph @ 22:08:17 (3s) 18.3mph @ 22:08:16 (60s) 15.5mph @ 22:07:41 (300s)	10.8mph at 22:08:26 11.1mph @ 22:08:26 (1s) 11.4mph @ 22:08:07 (3s) 15.3mph @ 22:08:41 (60s) 14.5mph @ 22:08:41 (300s)	953 / 15.3mph
2022-01-29 05:07:52 PM EST	988.72mb	12.14V	18.7°F 95%	26.9°F	NNW (338°)	31.3mph at 22:07:19 31.1mph @ 22:07:19 (0.1s) 29.1mph @ 22:07:20 (1s) 26.4mph @ 22:07:22 (3s) 15.8mph @ 22:07:41 (60s) 15.3mph @ 22:07:40 (300s)	7.2mph at 22:06:41 7.7mph @ 22:07:01 (1s) 8.2mph @ 22:07:03 (3s) 10.5mph @ 22:06:53 (60s) 14.1mph @ 22:06:41 (300s)	4237 / 15.8mph	31.2mph at 22:07:17 33.5mph @ 22:07:19 (NoQC) 30.2mph @ 22:07:19 (1s) 28.8mph @ 22:07:17 (1s) 28.5mph @ 22:07:22 (60s) 14.8mph @ 22:07:40 (60s) 14.8mph @ 22:07:39 (300s)	6.3mph at 22:06:59 6.9mph @ 22:07:00 (1s) 7.3mph @ 22:07:01 (3s) 9.9mph @ 22:06:55 (60s) 13.8mph @ 22:07:08 (300s)	622 / 14.8mph	27.9mph at 22:07:21 27.5mph @ 22:07:21 (1s) 27.2mph @ 22:07:22 (3s) 15.5mph @ 22:07:40 (60s) 15.5mph @ 22:07:40 (300s)	8.6mph at 22:07:04 8.7mph @ 22:07:04 (1s) 8.8mph @ 22:07:05 (3s) 10.8mph @ 22:06:56 (60s) 14.3mph @ 22:06:41 (300s)	965 / 15.5mph
2022-01-29 05:06:52 PM EST	988.78mb	12.13V	18.7°F 95%	26.8°F	NNW (330°)	23.0mph at 22:05:45 21.5mph @ 22:05:45 (1s) 20.2mph @ 22:05:47 (3s) 12.4mph @ 22:05:55 (60s) 14.1mph @ 22:05:41 (300s)	5.7mph at 22:06:21 5.9mph @ 22:06:22 (1s) 6.3mph @ 22:06:22 (3s) 11.1mph @ 22:06:29 (60s) 13.8mph @ 22:06:09 (300s)	3112 / 11.7mph	23.3mph at 22:05:45 21.3mph @ 22:05:45 (1s) 19.2mph @ 22:05:47 (3s) 11.7mph @ 22:05:55 (60s) 13.9mph @ 22:05:41 (300s)	5.4mph at 22:05:57 5.9mph @ 22:05:57 (1s) 6.1mph @ 22:05:58 (3s) 10.6mph @ 22:06:23 (60s) 13.6mph @ 22:06:11 (300s)	467 / 11.2mph	18.9mph at 22:05:46 18.6mph @ 22:05:47 (1s) 18.0mph @ 22:05:48 (3s) 12.5mph @ 22:05:56 (60s) 14.6mph @ 22:05:41 (300s)	8.0mph at 22:06:05 8.1mph @ 22:06:05 (1s) 8.1mph @ 22:06:07 (3s) 11.6mph @ 22:06:29 (60s) 14.1mph @ 22:06:11 (300s)	736 / 12.0mph
2022-01-29 05:05:52 PM EST	988.73mb	12.13V	18.7°F 95%	26.8°F	NNW (333°)	22.3mph at 22:05:26 19.8mph @ 22:05:27 (1s) 18.4mph @ 22:04:42 (3s) 17.4mph @ 22:04:40 (60s) 14.4mph @ 22:05:30 (300s)	5.9mph at 22:05:07 6.2mph @ 22:04:54 (1s) 6.8mph @ 22:04:54 (3s) 11.9mph @ 22:05:39 (60s) 14.1mph @ 22:05:39 (300s)	3160 / 11.9mph	23.9mph at 22:05:26 20.8mph @ 22:05:27 (1s) 17.7mph @ 22:04:41 (3s) 17.3mph @ 22:04:42 (60s) 14.2mph @ 22:05:30 (300s)	6.1mph at 22:05:10 6.7mph @ 22:05:10 (1s) 7.2mph @ 22:04:54 (3s) 11.3mph @ 22:05:39 (60s) 13.9mph @ 22:05:39 (300s)	471 / 11.3mph	18.1mph at 22:04:41 17.8mph @ 22:04:41 (1s) 17.6mph @ 22:04:42 (3s) 17.8mph @ 22:04:40 (60s) 14.7mph @ 22:05:31 (300s)	8.4mph at 22:04:54 8.6mph @ 22:04:54 (1s) 9.1mph @ 22:04:55 (3s) 12.2mph @ 22:05:40 (60s) 14.5mph @ 22:05:40 (300s)	752 / 12.2mph
2022-01-29 05:04:52 PM EST	988.68mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (343°)	27.9mph at 22:03:57 26.8mph @ 22:03:57 (1s) 24.9mph @ 22:03:57 (3s) 20.5mph @ 22:04:04 (60s) 14.6mph @ 22:04:20 (300s)	9.6mph at 22:04:33 9.9mph @ 22:04:33 (1s) 11.0mph @ 22:04:34 (3s) 17.3mph @ 22:04:37 (60s) 13.6mph @ 22:03:40 (300s)	4678 / 17.4mph	29.0mph at 22:03:57 30.5mph @ 22:03:56 (NoQC) 28.2mph @ 22:03:56 (1s) 26.1mph @ 22:03:57 (1s) 24.4mph @ 22:03:57 (3s) 20.2mph @ 22:04:13 (60s) 14.4mph @ 22:04:20 (300s)	7.6mph at 22:04:28 9.2mph @ 22:04:28 (1s) 10.2mph @ 22:04:36 (3s) 17.2mph @ 22:04:37 (60s) 13.4mph @ 22:03:40 (300s)	731 / 17.3mph	24.9mph at 22:03:57 24.4mph @ 22:03:58 (1s) 23.6mph @ 22:03:58 (3s) 20.6mph @ 22:04:14 (60s) 14.8mph @ 22:04:22 (300s)	11.1mph at 22:04:33 11.3mph @ 22:04:33 (1s) 11.9mph @ 22:04:34 (3s) 17.7mph @ 22:04:38 (60s) 13.9mph @ 22:03:40 (300s)	1113 / 17.8mph
2022-01-29 05:03:52 PM EST	988.68mb	12.12V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (335°)	34.7mph at 22:03:20 34.6mph @ 22:03:20 (0.1s) 32.9mph @ 22:03:21 (1s) 31.0mph @ 22:03:23 (3s) 19.8mph @ 22:03:36 (60s) 13.6mph @ 22:03:39 (300s)	10.0mph at 22:02:57 10.4mph @ 22:02:57 (1s) 12.3mph @ 22:02:58 (3s) 9.7mph @ 22:02:40 (60s) 12.6mph @ 22:02:40 (300s)	5358 / 19.8mph	33.7mph at 22:03:22 36.7mph @ 22:03:20 (NoQC) 33.5mph @ 22:03:20 (1s) 32.8mph @ 22:03:21 (1s) 31.2mph @ 22:03:23 (3s) 19.2mph @ 22:03:36 (60s) 13.4mph @ 22:03:40 (300s)	8.0mph at 22:02:57 9.0mph @ 22:02:57 (1s) 9.8mph @ 22:02:58 (3s) 10.1mph @ 22:02:40 (60s) 12.5mph @ 22:02:40 (300s)	807 / 19.1mph	30.4mph at 22:03:22 30.0mph @ 22:03:22 (1s) 29.0mph @ 22:03:23 (3s) 20.0mph @ 22:03:39 (60s) 13.9mph @ 22:03:39 (300s)	13.0mph at 22:02:57 13.3mph @ 22:02:58 (1s) 14.2mph @ 22:02:59 (3s) 9.9mph @ 22:02:40 (60s) 13.0mph @ 22:02:40 (300s)	1260 / 20.0mph

2022-01-29 05:02:52 PM EST	988.73mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (328°)	22.7mph at 22:02:39 21.1mph @ 22:02:39 (1s) 16.8mph @ 22:02:33 (3s) 12.0mph @ 22:01:40 (60s) 13.7mph @ 22:01:40 (300s)	5.0mph at 22:02:24 5.0mph @ 22:02:24 (1s) 5.2mph @ 22:02:25 (3s) 8.5mph @ 22:02:26 (60s) 12.5mph @ 22:02:27 (300s)	2555 / 9.7mph	(300s) 24.7mph at 22:02:39 21.7mph @ 22:02:40 (1s) 17.1mph @ 22:02:40 (3s) 11.8mph @ 22:01:40 (60s) 13.4mph @ 22:01:40 (300s)	4.4mph at 22:02:24 4.8mph @ 22:02:24 (1s) 5.2mph @ 22:02:26 (3s) 9.0mph @ 22:02:26 (60s) 12.3mph @ 22:02:27 (300s)	420 / 10.1mph	18.6mph at 22:02:39 17.2mph @ 22:02:39 (1s) 15.8mph @ 22:02:39 (3s) 12.6mph @ 22:01:40 (60s) 14.2mph @ 22:01:40 (300s)	6.5mph at 22:02:26 6.5mph @ 22:02:26 (1s) 6.7mph @ 22:02:26 (3s) 9.0mph @ 22:02:27 (60s) 12.9mph @ 22:02:29 (300s)	600 / 9.9mph
2022-01-29 05:01:52 PM EST	988.62mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NW (321°)	21.4mph at 22:00:41 20.5mph @ 22:00:42 (1s) 19.8mph @ 22:00:42 (3s) 14.4mph @ 22:01:09 (60s) 15.0mph @ 22:00:44 (300s)	5.5mph at 22:01:27 5.6mph @ 22:01:28 (1s) 6.2mph @ 22:01:30 (3s) 12.0mph @ 22:01:39 (60s) 13.7mph @ 22:01:39 (300s)	3204 / 12.0mph	22.8mph at 22:00:41 20.5mph @ 22:00:41 (1s) 19.8mph @ 22:00:41 (3s) 14.1mph @ 22:01:09 (60s) 14.5mph @ 22:00:44 (300s)	5.8mph at 22:01:19 6.3mph @ 22:01:20 (1s) 6.9mph @ 22:01:21 (3s) 11.8mph @ 22:01:39 (60s) 13.4mph @ 22:01:39 (300s)	495 / 11.9mph	18.9mph at 22:00:41 18.8mph @ 22:00:40 (1s) 18.7mph @ 22:00:40 (3s) 14.5mph @ 22:01:11 (60s) 15.3mph @ 22:00:45 (300s)	7.9mph at 22:01:30 8.0mph @ 22:01:30 (1s) 8.2mph @ 22:01:31 (3s) 12.6mph @ 22:01:40 (60s) 14.2mph @ 22:01:40 (300s)	778 / 12.6mph
2022-01-29 05:00:52 PM EST	988.51mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NW (326°)	21.6mph at 21:59:42 20.8mph @ 21:59:42 (1s) 19.2mph @ 21:59:43 (3s) 14.6mph @ 21:59:54 (60s) 16.2mph @ 21:59:40 (300s)	7.0mph at 22:00:07 7.6mph @ 22:00:07 (1s) 8.6mph @ 22:00:03 (3s) 12.7mph @ 22:00:36 (60s) 14.8mph @ 22:00:35 (300s)	3412 / 12.8mph	24.0mph at 21:59:41 21.3mph @ 21:59:41 (1s) 19.9mph @ 21:59:43 (3s) 14.5mph @ 21:59:47 (60s) 15.7mph @ 21:59:40 (300s)	6.4mph at 22:00:01 6.9mph @ 22:00:01 (1s) 7.4mph @ 22:00:02 (3s) 12.5mph @ 22:00:36 (60s) 14.3mph @ 22:00:36 (300s)	529 / 12.7mph	20.4mph at 21:59:42 20.1mph @ 21:59:42 (1s) 19.1mph @ 21:59:43 (3s) 14.8mph @ 21:59:55 (60s) 16.7mph @ 21:59:40 (300s)	9.0mph at 22:00:07 9.1mph @ 22:00:07 (1s) 9.4mph @ 22:00:08 (3s) 13.0mph @ 22:00:37 (60s) 15.2mph @ 22:00:36 (300s)	810 / 13.1mph
2022-01-29 04:59:52 PM EST	988.48mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NW (324°)	27.9mph at 21:59:22 25.3mph @ 21:59:23 (1s) 20.9mph @ 21:59:25 (3s) 15.0mph @ 21:58:40 (60s) 17.2mph @ 21:58:40 (300s)	7.1mph at 21:58:42 7.3mph @ 21:58:42 (1s) 7.6mph @ 21:58:43 (3s) 12.1mph @ 21:59:22 (60s) 16.2mph @ 21:59:39 (300s)	3643 / 13.6mph	25.4mph at 21:59:32 29.3mph @ 21:59:22 (NoQC) 22.8mph @ 21:59:33 (1s) 20.1mph @ 21:59:34 (3s) 14.3mph @ 21:58:47 (60s) 16.6mph @ 21:58:40 (300s)	7.3mph at 21:58:43 7.6mph @ 21:58:40 (1s) 7.9mph @ 21:58:40 (3s) 12.1mph @ 21:59:22 (60s) 15.7mph @ 21:59:40 (300s)	567 / 13.5mph	20.3mph at 21:59:23 19.7mph @ 21:59:23 (1s) 18.8mph @ 21:59:25 (3s) 15.6mph @ 21:58:40 (60s) 17.5mph @ 21:58:40 (300s)	8.7mph at 21:58:40 8.7mph @ 21:58:40 (1s) 8.8mph @ 21:58:41 (3s) 12.8mph @ 21:59:22 (60s) 16.7mph @ 21:59:39 (300s)	852 / 13.8mph
2022-01-29 04:58:52 PM EST	988.65mb	12.14V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (334°)	26.5mph at 21:58:01 25.9mph @ 21:58:01 (1s) 22.6mph @ 21:58:20 (3s) 15.5mph @ 21:58:33 (60s) 17.3mph @ 21:58:35 (300s)	6.6mph at 21:58:36 7.0mph @ 21:58:37 (1s) 7.7mph @ 21:58:37 (3s) 13.3mph @ 21:57:59 (60s) 16.9mph @ 21:57:57 (300s)	4018 / 15.0mph	26.9mph at 21:58:01 30.4mph @ 21:58:00 (NoQC) 26.0mph @ 21:58:01 (1s) 23.7mph @ 21:58:19 (3s) 14.7mph @ 21:58:34 (60s) 16.6mph @ 21:58:36 (300s)	6.4mph at 21:58:39 6.8mph @ 21:58:39 (1s) 7.7mph @ 21:58:39 (3s) 12.4mph @ 21:58:00 (60s) 16.2mph @ 21:57:59 (300s)	601 / 14.3mph	22.9mph at 21:58:19 22.5mph @ 21:58:19 (1s) 21.5mph @ 21:58:20 (3s) 15.9mph @ 21:57:40 (60s) 17.6mph @ 21:58:36 (300s)	8.7mph at 21:58:39 8.8mph @ 21:58:40 (1s) 9.3mph @ 21:58:40 (3s) 13.9mph @ 21:58:00 (60s) 17.2mph @ 21:57:57 (300s)	973 / 15.6mph
2022-01-29 04:57:52 PM EST	988.50mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (336°)	31.0mph at 21:56:41 30.9mph @ 21:56:41 (1s) 29.8mph @ 21:56:41 (3s) 27.8mph @ 21:56:41 (60s) 19.0mph @ 21:56:58 (60s) 17.4mph @ 21:56:51 (300s)	7.5mph at 21:57:11 7.8mph @ 21:57:11 (1s) 8.5mph @ 21:57:12 (3s) 15.2mph @ 21:57:39 (60s) 16.9mph @ 21:57:14 (300s)	4098 / 15.3mph	30.7mph at 21:56:41 32.8mph @ 21:56:41 (NoQC) 29.9mph @ 21:56:41 (1s) 28.2mph @ 21:56:41 (3s) 27.2mph @ 21:56:41 (60s) 18.0mph @ 21:56:55 (60s) 16.8mph @ 21:56:51 (300s)	7.2mph at 21:57:11 7.6mph @ 21:57:11 (1s) 8.3mph @ 21:57:12 (3s) 14.7mph @ 21:57:40 (60s) 16.3mph @ 21:57:14 (300s)	618 / 14.7mph	27.2mph at 21:56:41 26.3mph @ 21:56:42 (1s) 25.1mph @ 21:56:42 (3s) 18.9mph @ 21:56:56 (60s) 17.5mph @ 21:56:52 (300s)	9.9mph at 21:57:12 10.0mph @ 21:57:12 (1s) 10.5mph @ 21:57:12 (3s) 15.9mph @ 21:57:39 (60s) 17.2mph @ 21:57:14 (300s)	994 / 15.9mph
2022-01-29 04:56:52 PM EST	988.37mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (343°)	28.6mph at 21:56:19 27.2mph @ 21:56:20 (1s) 24.7mph @ 21:56:21 (3s) 19.4mph	9.3mph at 21:55:42 10.4mph @ 21:55:43 (1s) 11.6mph @ 21:55:43 (3s) 16.7mph	4773 / 17.7mph	27.6mph at 21:56:39 30.2mph @ 21:56:40 (NoQC) 26.0mph @ 21:56:39 (1s) 24.0mph	8.3mph at 21:55:54 9.3mph @ 21:55:54 (1s) 10.7mph @ 21:55:40 (3s) 16.2mph @ 21:56:36 (300s)	708 / 16.8mph	25.4mph at 21:56:27 24.6mph @ 21:56:27 (1s) 23.5mph @ 21:56:21 (3s) 20.2mph	12.7mph at 21:55:43 13.1mph @ 21:55:43 (1s) 13.5mph @ 21:55:43 (3s) 17.4mph	1118 / 17.8mph

2022-01-29 04:56:40 PM EST (60s)						@ 21:55:40 (60s) 17.1mph @ 21:55:40 (300s)	@ 21:56:19 (60s) 16.5mph @ 21:56:18 (300s)	@ 21:56:21 (3s) 19.4mph @ 21:55:40 (60s) 16.4mph @ 21:55:40 (300s)	(60s) 15.8mph @ 21:56:18 (300s)	@ 21:55:40 (60s) 17.3mph @ 21:55:40 (300s)	@ 21:56:20 (60s) 16.7mph @ 21:56:17 (300s)			
2022-01-29 04:55:52 PM EST  2022-01-29 04:54:39 PM EST to 2022-01-29 04:55:39 PM EST (60s)	988.52mb	12.11V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (335°)	32.2mph at 21:54:39 32.1mph @ 21:54:39 (0.1s) 32.7mph @ 21:54:39 (1s) 31.0mph @ 21:54:40 (3s) 21.2mph @ 21:55:05 (60s) 17.1mph @ 21:55:35 (300s)	9.2mph at 21:55:36 9.8mph @ 21:55:36 (1s) 12.0mph @ 21:55:37 (3s) 18.6mph @ 21:54:39 (60s) 16.7mph @ 21:54:39 (300s)	5252 / 19.4mph	28.5mph at 21:55:18 32.3mph @ 21:55:17 (NoQC) 30.6mph @ 21:54:39 (0.1s) 29.5mph @ 21:55:39 (1s) 27.8mph @ 21:54:40 (3s) 20.5mph @ 21:55:32 (60s) 16.5mph @ 21:55:35 (300s)	9.0mph at 21:55:36 10.0mph @ 21:55:36 (1s) 10.4mph @ 21:55:38 (3s) 17.7mph @ 21:54:39 (60s) 16.0mph @ 21:54:39 (300s)	824 / 19.5mph	30.7mph at 21:54:39 30.4mph @ 21:54:39 (1s) 29.3mph @ 21:54:40 (3s) 21.0mph @ 21:55:34 (60s) 17.3mph @ 21:55:35 (300s)	13.2mph at 21:55:38 13.4mph @ 21:55:38 (1s) 13.9mph @ 21:55:38 (3s) 18.3mph @ 21:54:39 (60s) 17.0mph @ 21:54:39 (300s)	1271 / 20.2mph
2022-01-29 04:54:52 PM EST  2022-01-29 04:53:39 PM EST to 2022-01-29 04:54:39 PM EST (60s)	988.27mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (334°)	37.9mph at 21:54:37 37.7mph @ 21:54:38 (0.1s) 34.6mph @ 21:54:38 (1s) 28.0mph @ 21:54:38 (3s) 18.6mph @ 21:54:38 (60s) 17.0mph @ 21:53:39 (300s)	7.9mph at 21:53:41 8.3mph @ 21:53:41 (1s) 10.4mph @ 21:53:42 (3s) 13.7mph @ 21:53:42 (60s) 16.4mph @ 21:54:25 (300s)	5035 / 18.7mph	30.1mph at 21:54:38 33.6mph @ 21:54:39 (NoQC) 30.6mph @ 21:54:38 (0.1s) 29.5mph @ 21:54:38 (1s) 24.3mph @ 21:54:38 (3s) 17.7mph @ 21:54:38 (60s) 16.3mph @ 21:53:39 (300s)	8.1mph at 21:53:40 9.2mph @ 21:53:41 (1s) 11.1mph @ 21:53:41 (3s) 12.8mph @ 21:53:43 (60s) 15.7mph @ 21:54:25 (300s)	747 / 17.7mph	31.3mph at 21:54:38 30.3mph @ 21:54:39 (1s) 26.3mph @ 21:54:39 (3s) 18.2mph @ 21:54:39 (60s) 17.5mph @ 21:53:39 (300s)	11.7mph at 21:53:41 12.0mph @ 21:53:41 (1s) 11.7mph @ 21:53:39 (3s) 14.1mph @ 21:53:43 (60s) 16.7mph @ 21:54:27 (300s)	1146 / 18.3mph
2022-01-29 04:53:52 PM EST  2022-01-29 04:52:39 PM EST to 2022-01-29 04:53:39 PM EST (60s)	988.53mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (334°)	22.3mph at 21:53:25 21.2mph @ 21:53:25 (1s) 19.5mph @ 21:53:27 (3s) 15.8mph @ 21:52:44 (60s) 18.1mph @ 21:52:56 (300s)	4.8mph at 21:53:33 5.0mph @ 21:53:33 (1s) 6.3mph @ 21:53:34 (3s) 13.3mph @ 21:53:14 (60s) 17.0mph @ 21:53:38 (300s)	3712 / 13.9mph	24.5mph at 21:53:25 21.0mph @ 21:53:25 (0.1s) 18.2mph @ 21:53:27 (3s) 15.4mph @ 21:52:46 (60s) 17.6mph @ 21:52:50 (300s)	6.0mph at 21:53:33 6.5mph @ 21:53:33 (1s) 7.1mph @ 21:53:34 (3s) 13.0mph @ 21:53:38 (60s) 16.4mph @ 21:53:38 (300s)	544 / 13.0mph	21.2mph at 21:53:25 20.6mph @ 21:53:26 (1s) 19.1mph @ 21:53:27 (3s) 15.9mph @ 21:52:45 (60s) 18.6mph @ 21:52:57 (300s)	9.8mph at 21:53:34 9.9mph @ 21:53:34 (1s) 10.5mph @ 21:53:34 (3s) 13.5mph @ 21:53:15 (60s) 17.5mph @ 21:53:39 (300s)	882 / 14.2mph
2022-01-29 04:52:52 PM EST  2022-01-29 04:51:39 PM EST to 2022-01-29 04:52:39 PM EST (60s)	988.48mb	12.11V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (347°)	27.0mph at 21:52:03 25.7mph @ 21:52:03 (1s) 25.2mph @ 21:52:03 (3s) 17.8mph @ 21:51:39 (60s) 18.2mph @ 21:52:10 (300s)	8.1mph at 21:52:29 8.6mph @ 21:52:30 (1s) 8.3mph @ 21:51:39 (3s) 15.3mph @ 21:52:35 (60s) 17.9mph @ 21:51:52 (300s)	4198 / 15.6mph	28.7mph at 21:52:01 30.9mph @ 21:52:01 (NoQC) 28.3mph @ 21:52:01 (0.1s) 27.0mph @ 21:52:01 (1s) 25.6mph @ 21:52:03 (3s) 17.1mph @ 21:51:39 (60s) 17.6mph @ 21:52:09 (300s)	7.8mph at 21:51:40 8.7mph @ 21:51:40 (1s) 6.9mph @ 21:51:39 (3s) 14.3mph @ 21:52:29 (60s) 17.3mph @ 21:51:59 (300s)	632 / 15.0mph	24.1mph at 21:52:03 23.8mph @ 21:52:03 (1s) 23.4mph @ 21:52:04 (3s) 18.3mph @ 21:51:39 (60s) 18.4mph @ 21:52:11 (300s)	10.8mph at 21:52:33 10.7mph @ 21:51:39 (1s) 11.1mph @ 21:52:34 (3s) 15.6mph @ 21:52:37 (60s) 18.4mph @ 21:51:59 (300s)	978 / 15.7mph
2022-01-29 04:51:52 PM EST  2022-01-29 04:50:39 PM EST to 2022-01-29 04:51:39 PM EST (60s)	988.48mb	12.12V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (339°)	30.2mph at 21:50:56 30.1mph @ 21:50:56 (0.1s) 29.0mph @ 21:50:56 (1s) 25.8mph @ 21:50:57 (3s) 19.0mph @ 21:50:59 (60s) 18.1mph @ 21:51:35 (300s)	6.7mph at 21:51:38 7.0mph @ 21:51:38 (1s) 8.2mph @ 21:51:38 (3s) 17.7mph @ 21:50:39 (60s) 17.4mph @ 21:50:40 (300s)	4810 / 17.8mph	31.1mph at 21:50:56 33.3mph @ 21:50:56 (NoQC) 30.5mph @ 21:50:56 (0.1s) 29.0mph @ 21:50:56 (1s) 26.6mph @ 21:50:57 (3s) 18.8mph @ 21:51:19 (60s) 17.7mph @ 21:51:28 (300s)	4.8mph at 21:51:37 5.3mph @ 21:51:37 (1s) 6.2mph @ 21:51:38 (3s) 17.1mph @ 21:51:39 (60s) 17.1mph @ 21:50:45 (300s)	722 / 17.1mph	27.2mph at 21:50:56 26.8mph @ 21:50:57 (1s) 25.4mph @ 21:50:58 (3s) 19.6mph @ 21:51:01 (60s) 18.7mph @ 21:51:37 (300s)	10.5mph at 21:51:38 10.6mph @ 21:51:38 (1s) 11.4mph @ 21:51:39 (3s) 18.2mph @ 21:51:39 (60s) 18.1mph @ 21:50:41 (300s)	1147 / 18.3mph
2022-01-29 04:50:52 PM EST  2022-01-29 04:49:39 PM EST to 2022-01-29 04:50:39 PM EST	988.47mb	12.13V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (344°)	32.7mph at 21:50:02 32.5mph @ 21:50:02 (0.1s) 30.2mph @ 21:50:02 (1s) 26.0mph @ 21:50:10 (3s) 19.8mph @ 21:49:39 (60s)	8.2mph at 21:50:34 8.4mph @ 21:50:35 (1s) 10.9mph @ 21:49:41 (3s) 17.4mph @ 21:50:30 (60s) 17.0mph @ 21:49:41 (300s)	4771 / 17.7mph	31.2mph at 21:50:02 34.6mph @ 21:50:02 (NoQC) 31.4mph @ 21:50:02 (1s) 29.3mph @ 21:50:02 (1s) 25.2mph @ 21:50:10 (3s)	7.8mph at 21:50:34 8.7mph @ 21:50:34 (1s) 9.7mph @ 21:49:39 (3s) 16.8mph @ 21:50:35 (60s) 16.6mph @ 21:49:41 (300s)	733 / 17.4mph	28.5mph at 21:50:02 28.0mph @ 21:50:03 (1s) 25.7mph @ 21:50:04 (3s) 20.8mph @ 21:49:39 (60s) 18.3mph @ 21:50:29 (300s)	12.1mph at 21:49:41 12.3mph @ 21:49:41 (1s) 12.6mph @ 21:49:39 (3s) 18.0mph @ 21:50:30 (60s) 17.6mph @ 21:49:39 (300s)	1157 / 18.4mph

(60s)							17.7mph @ 21:50:26 (300s)				19.3mph @ 21:49:39 (60s) 17.3mph @ 21:50:29 (300s)						
2022-01-29 04:49:52 PM EST  2022-01-29 04:48:39 PM EST to 2022-01-29 04:49:39 PM EST (60s)	988.34mb	12.12V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (347°)	36.2mph at 21:48:39 36.1mph @ 21:48:39 (0.1s) 34.5mph @ 21:48:39 (1s) 31.1mph @ 21:48:45 (3s) 22.1mph @ 21:48:53 (60s) 17.0mph @ 21:49:38 (300s)	7.3mph at 21:48:57 8.0mph @ 21:48:57 (1s) 8.7mph @ 21:48:57 (3s) 19.2mph @ 21:48:39 (60s) 16.0mph @ 21:48:39 (300s)	5354 / 19.8mph			35.1mph at 21:48:39 37.6mph @ 21:48:39 (NoQC) 34.2mph @ 21:48:39 (1s) 34.1mph @ 21:48:39 (1s) 29.6mph @ 21:48:44 (60s) 21.7mph @ 21:48:53 (60s) 16.7mph @ 21:49:36 (300s)	5.8mph at 21:48:57 6.4mph @ 21:49:37 (1s) 8.0mph @ 21:49:37 (3s) 18.7mph @ 21:48:39 (60s) 15.7mph @ 21:48:39 (300s)	817 / 19.3mph		31.9mph at 21:48:39 31.3mph @ 21:48:39 (1s) 29.8mph @ 21:48:41 (3s) 22.9mph @ 21:49:25 (60s) 17.6mph @ 21:49:39 (300s)	11.3mph at 21:49:36 11.6mph @ 21:49:37 (1s) 12.4mph @ 21:49:38 (3s) 19.4mph @ 21:48:39 (60s) 16.4mph @ 21:48:39 (300s)	1315 / 20.9mph
2022-01-29 04:48:52 PM EST  2022-01-29 04:47:39 PM EST to 2022-01-29 04:48:39 PM EST (60s)	988.37mb	12.12V	18.6°F 95%	26.8°F	NNW (345°)	37.4mph at 21:48:38 37.2mph @ 21:48:38 (0.1s) 30.5mph @ 21:48:32 (1s) 27.6mph @ 21:48:29 (3s) 19.2mph @ 21:48:38 (60s) 16.0mph @ 21:48:38 (300s)	7.4mph at 21:47:43 7.6mph @ 21:47:44 (1s) 8.5mph @ 21:47:44 (3s) 13.9mph @ 21:48:00 (60s) 14.6mph @ 21:47:56 (300s)	5198 / 19.2mph			37.8mph at 21:48:38 39.8mph @ 21:48:38 (NoQC) 35.8mph @ 21:48:38 (1s) 30.3mph @ 21:48:38 (1s) 26.9mph @ 21:48:04 (60s) 18.7mph @ 21:48:38 (60s) 15.7mph @ 21:48:38 (300s)	6.1mph at 21:47:43 6.7mph @ 21:47:43 (1s) 7.5mph @ 21:47:39 (3s) 13.5mph @ 21:48:00 (60s) 14.2mph @ 21:47:55 (300s)	791 / 18.7mph		29.4mph at 21:48:32 30.3mph @ 21:48:39 (NoQC) 29.0mph @ 21:48:33 (1s) 27.3mph @ 21:48:34 (3s) 19.4mph @ 21:48:38 (60s) 15.4mph @ 21:48:38 (300s)	9.6mph at 21:47:45 9.7mph @ 21:47:39 (1s) 9.5mph @ 21:47:39 (3s) 14.8mph @ 21:48:01 (60s) 15.0mph @ 21:47:57 (300s)	1220 / 19.4mph
2022-01-29 04:47:52 PM EST  2022-01-29 04:46:39 PM EST to 2022-01-29 04:47:39 PM EST (60s)	988.45mb	12.12V	18.6°F 95%	26.7°F	NNW (345°)	32.2mph at 21:46:49 32.1mph @ 21:46:49 (0.1s) 31.1mph @ 21:46:50 (1s) 29.0mph @ 21:46:51 (3s) 16.1mph @ 21:47:34 (60s) 15.4mph @ 21:47:00 (300s)	7.7mph at 21:46:44 8.2mph @ 21:47:35 (1s) 8.6mph @ 21:47:37 (3s) 13.9mph @ 21:46:47 (60s) 14.9mph @ 21:47:38 (300s)	4201 / 15.6mph			30.7mph at 21:46:50 36.2mph @ 21:46:49 (NoQC) 33.0mph @ 21:46:49 (1s) 32.5mph @ 21:46:50 (1s) 29.6mph @ 21:46:51 (3s) 15.7mph @ 21:47:33 (60s) 15.0mph @ 21:47:05 (300s)	6.1mph at 21:47:34 6.6mph @ 21:47:35 (1s) 7.8mph @ 21:47:35 (3s) 14.0mph @ 21:46:48 (60s) 14.5mph @ 21:47:39 (300s)	640 / 15.2mph		28.8mph at 21:46:50 28.4mph @ 21:46:50 (1s) 27.3mph @ 21:46:52 (3s) 16.7mph @ 21:47:34 (60s) 15.8mph @ 21:47:02 (300s)	9.3mph at 21:47:36 9.4mph @ 21:47:37 (1s) 9.5mph @ 21:47:39 (3s) 14.8mph @ 21:46:48 (60s) 15.4mph @ 21:47:38 (300s)	1026 / 16.4mph
2022-01-29 04:46:52 PM EST  2022-01-29 04:45:39 PM EST to 2022-01-29 04:46:39 PM EST (60s)	988.57mb	12.11V	18.6°F 95%	26.7°F	NNW (335°)	29.0mph at 21:46:04 28.8mph @ 21:46:04 (0.1s) 26.4mph @ 21:46:04 (1s) 24.5mph @ 21:45:39 (3s) 17.1mph @ 21:46:13 (60s) 16.2mph @ 21:45:46 (300s)	5.1mph at 21:46:33 5.3mph @ 21:46:33 (1s) 6.7mph @ 21:46:34 (3s) 14.8mph @ 21:46:38 (60s) 15.4mph @ 21:46:38 (300s)	3983 / 14.9mph			25.4mph at 21:46:09 30.6mph @ 21:46:04 (NoQC) 25.9mph @ 21:46:04 (1s) 23.2mph @ 21:46:06 (3s) 16.8mph @ 21:46:13 (60s) 15.7mph @ 21:45:51 (300s)	6.3mph at 21:46:32 7.0mph @ 21:46:00 (1s) 7.6mph @ 21:46:01 (3s) 14.8mph @ 21:46:38 (60s) 15.0mph @ 21:46:38 (300s)	627 / 14.9mph		23.2mph at 21:45:39 23.9mph @ 21:45:39 (1s) 23.9mph @ 21:45:39 (3s) 17.6mph @ 21:46:14 (60s) 16.5mph @ 21:45:52 (300s)	8.8mph at 21:46:01 8.9mph @ 21:46:02 (1s) 9.4mph @ 21:46:02 (3s) 15.5mph @ 21:46:38 (60s) 15.8mph @ 21:46:38 (300s)	970 / 15.6mph
2022-01-29 04:45:52 PM EST  2022-01-29 04:44:39 PM EST to 2022-01-29 04:45:39 PM EST (60s)	988.37mb	12.12V	18.6°F 95%	26.7°F	NNW (342°)	31.9mph at 21:45:33 31.8mph @ 21:45:33 (0.1s) 29.0mph @ 21:45:34 (1s) 26.3mph @ 21:45:35 (3s) 15.4mph @ 21:45:38 (60s) 16.3mph @ 21:44:52 (300s)	8.7mph at 21:45:11 9.1mph @ 21:45:12 (1s) 10.0mph @ 21:45:13 (3s) 12.8mph @ 21:45:13 (60s) 15.9mph @ 21:45:28 (300s)	4129 / 15.4mph			28.8mph at 21:45:34 29.8mph @ 21:45:34 (NoQC) 25.9mph @ 21:45:35 (1s) 23.7mph @ 21:45:35 (3s) 15.2mph @ 21:45:38 (60s) 15.8mph @ 21:44:52 (300s)	8.7mph at 21:45:21 10.1mph @ 21:45:12 (1s) 10.9mph @ 21:45:12 (3s) 13.1mph @ 21:45:13 (60s) 15.5mph @ 21:45:27 (300s)	642 / 15.3mph		26.8mph at 21:45:33 26.3mph @ 21:45:34 (1s) 25.6mph @ 21:45:36 (3s) 15.7mph @ 21:45:38 (60s) 16.7mph @ 21:44:53 (300s)	11.4mph at 21:45:12 11.5mph @ 21:45:13 (1s) 11.8mph @ 21:44:39 (3s) 13.5mph @ 21:45:14 (60s) 16.3mph @ 21:45:27 (300s)	984 / 15.8mph
2022-01-29 04:44:52 PM EST  2022-01-29 04:43:39 PM EST to 2022-01-29 04:44:39 PM EST (60s)	988.36mb	12.11V	18.6°F 95%	26.7°F	NNW (343°)	25.0mph at 21:43:45 23.8mph @ 21:43:45 (1s) 21.4mph @ 21:43:46 (3s) 15.0mph @ 21:44:30 (60s) 17.2mph @ 21:43:39 (300s)	6.3mph at 21:44:19 6.6mph @ 21:44:19 (1s) 7.9mph @ 21:44:19 (3s) 13.4mph @ 21:43:53 (60s) 16.2mph @ 21:44:38 (300s)	3953 / 14.7mph			24.6mph at 21:43:44 25.6mph @ 21:43:44 (NoQC) 21.9mph @ 21:43:45 (1s) 20.6mph @ 21:43:46 (3s) 14.2mph @ 21:44:39 (60s) 16.7mph @ 21:43:39 (300s)	6.3mph at 21:44:17 6.9mph @ 21:44:18 (1s) 7.9mph @ 21:44:19 (3s) 12.5mph @ 21:43:53 (60s) 15.7mph @ 21:44:39 (300s)	599 / 14.3mph		20.9mph at 21:43:45 20.6mph @ 21:43:46 (1s) 20.3mph @ 21:43:47 (3s) 14.8mph @ 21:44:33 (60s) 17.7mph @ 21:44:39 (300s)	10.2mph at 21:44:19 10.3mph @ 21:44:19 (1s) 10.6mph @ 21:44:21 (3s) 13.8mph @ 21:43:56 (60s) 16.6mph @ 21:44:39 (300s)	921 / 14.8mph

2022-01-29 04:43:52 PM EST	988.33mb	12.12V	18.5°F 95%	26.7°F	NNW (344°)	26.5mph at 21:42:44	8.3mph at 21:43:28	3755 / 14.0mph	25.2mph at 21:42:47	6.6mph at 21:43:07	550 / 13.1mph	23.4mph at 21:42:47	9.8mph at 21:43:06	887 / 14.3mph
2022-01-29 04:42:39 PM EST to 2022-01-29 04:43:39 PM EST (60s)						24.8mph @ 21:42:45 (1s) 24.4mph @ 21:42:47 (3s) 18.2mph @ 21:42:47 (60s) 17.8mph @ 21:42:53 (300s)	8.5mph @ 21:43:28 (1s) 9.2mph @ 21:43:29 (3s) 14.0mph @ 21:43:36 (60s) 17.2mph @ 21:43:39 (300s)		24.0mph @ 21:42:47 (1s) 22.4mph @ 21:42:47 (3s) 17.5mph @ 21:42:39 (60s) 17.3mph @ 21:42:53 (300s)			7.3mph @ 21:43:07 (1s) 7.8mph @ 21:43:07 (3s) 13.1mph @ 21:43:38 (60s) 16.7mph @ 21:43:38 (300s)	22.9mph @ 21:42:47 (1s) 22.7mph @ 21:42:47 (3s) 16.6mph @ 21:42:39 (60s) 18.3mph @ 21:42:57 (300s)	
2022-01-29 04:42:52 PM EST	988.34mb	12.10V	18.5°F 95%	26.7°F	NNW (341°)	32.8mph at 21:41:39	11.5mph at 21:42:03	4890 / 18.1mph	29.5mph at 21:41:41	9.6mph at 21:41:58	741 / 17.6mph	27.2mph at 21:41:40	13.2mph at 21:42:03	1168 / 18.6mph
2022-01-29 04:41:39 PM EST to 2022-01-29 04:42:39 PM EST (60s)						32.7mph @ 21:41:39 (0.1s) 28.6mph @ 21:41:40 (1s) 27.2mph @ 21:41:40 (3s) 19.5mph @ 21:42:19 (60s) 17.7mph @ 21:42:38 (300s)	12.2mph @ 21:41:59 (1s) 12.9mph @ 21:42:37 (3s) 18.1mph @ 21:42:38 (60s) 16.6mph @ 21:41:39 (300s)		29.6mph @ 21:42:27 (NoQC) 29.6mph @ 21:42:27 (NoQC) 27.2mph @ 21:42:27 (1s) 24.2mph @ 21:41:42 (60s) 18.9mph @ 21:41:50 (60s) 17.3mph @ 21:42:39 (300s)			11.3mph @ 21:41:58 (1s) 12.2mph @ 21:42:05 (3s) 17.5mph @ 21:42:38 (60s) 16.1mph @ 21:41:39 (300s)	26.4mph @ 21:41:40 (1s) 25.3mph @ 21:41:40 (3s) 19.7mph @ 21:42:22 (60s) 18.2mph @ 21:42:38 (300s)	
2022-01-29 04:41:52 PM EST	988.30mb	12.11V	18.5°F 95%	26.6°F	N (349°)	34.5mph at 21:41:37	9.9mph at 21:40:45	4907 / 18.2mph	31.2mph at 21:41:37	8.2mph at 21:41:14	762 / 18.1mph	27.9mph at 21:41:31	13.5mph at 21:41:18	1181 / 18.8mph
2022-01-29 04:40:39 PM EST to 2022-01-29 04:41:39 PM EST (60s)						34.2mph @ 21:41:37 (0.1s) 30.5mph @ 21:41:38 (1s) 27.6mph @ 21:41:32 (3s) 18.2mph @ 21:41:38 (60s) 16.6mph @ 21:41:38 (300s)	10.2mph @ 21:40:45 (1s) 11.4mph @ 21:40:46 (3s) 15.7mph @ 21:40:39 (60s) 16.0mph @ 21:40:39 (300s)		30.9mph @ 21:41:37 (1s) 27.8mph @ 21:41:38 (1s) 26.1mph @ 21:41:32 (60s) 18.0mph @ 21:41:38 (60s) 16.1mph @ 21:41:38 (300s)			9.2mph @ 21:41:14 (1s) 11.7mph @ 21:41:15 (3s) 15.4mph @ 21:40:39 (60s) 15.5mph @ 21:40:39 (300s)	27.4mph @ 21:41:31 (1s) 26.3mph @ 21:41:33 (3s) 18.8mph @ 21:41:38 (60s) 17.2mph @ 21:41:38 (300s)	
2022-01-29 04:40:52 PM EST	988.39mb	12.11V	18.5°F 95%	26.6°F	NNW (345°)	28.0mph at 21:40:34	8.3mph at 21:39:50	4235 / 15.8mph	27.8mph at 21:40:22	7.6mph at 21:39:46	647 / 15.4mph	26.3mph at 21:40:22	10.8mph at 21:39:48	1032 / 16.5mph
2022-01-29 04:39:39 PM EST to 2022-01-29 04:40:39 PM EST (60s)						25.8mph @ 21:40:22 (0.1s) 24.1mph @ 21:40:18 (3s) 19.7mph @ 21:39:39 (60s) 16.0mph @ 21:40:38 (300s)	8.6mph @ 21:39:50 (1s) 9.2mph @ 21:39:48 (3s) 15.6mph @ 21:40:33 (60s) 15.3mph @ 21:39:53 (300s)		29.6mph @ 21:40:22 (NoQC) 26.2mph @ 21:40:22 (1s) 23.8mph @ 21:40:24 (3s) 19.3mph @ 21:39:39 (60s) 15.5mph @ 21:40:38 (300s)			8.2mph @ 21:39:46 (1s) 8.8mph @ 21:39:47 (3s) 15.2mph @ 21:40:32 (60s) 14.8mph @ 21:39:53 (300s)	25.8mph @ 21:40:22 (1s) 24.0mph @ 21:40:24 (3s) 20.4mph @ 21:39:39 (60s) 16.5mph @ 21:39:53 (300s)	
2022-01-29 04:39:52 PM EST	988.38mb	12.11V	18.4°F 95%	26.6°F	NNW (342°)	35.5mph at 21:38:43	9.6mph at 21:39:20	5332 / 19.7mph	34.0mph at 21:38:43	9.0mph at 21:39:20	817 / 19.3mph	31.9mph at 21:38:43	14.3mph at 21:38:55	1284 / 20.4mph
2022-01-29 04:38:39 PM EST to 2022-01-29 04:39:39 PM EST (60s)						35.3mph @ 21:38:43 (0.1s) 32.1mph @ 21:38:44 (1s) 30.2mph @ 21:38:44 (3s) 20.0mph @ 21:39:33 (60s) 15.4mph @ 21:39:36 (300s)	10.1mph @ 21:39:21 (1s) 12.3mph @ 21:39:22 (3s) 16.6mph @ 21:38:39 (60s) 14.5mph @ 21:38:39 (300s)		33.9mph @ 21:38:43 (0.1s) 33.2mph @ 21:38:44 (1s) 29.8mph @ 21:38:44 (3s) 19.6mph @ 21:39:33 (60s) 14.9mph @ 21:39:36 (300s)			10.8mph @ 21:39:20 (1s) 12.3mph @ 21:39:21 (3s) 16.1mph @ 21:38:39 (60s) 14.0mph @ 21:38:39 (300s)	31.0mph @ 21:38:44 (1s) 29.0mph @ 21:38:45 (3s) 20.6mph @ 21:39:33 (60s) 16.0mph @ 21:39:38 (300s)	
2022-01-29 04:38:52 PM EST	988.16mb	12.11V	18.4°F 95%	26.6°F	NNW (345°)	28.5mph at 21:38:17	7.6mph at 21:38:07	4454 / 16.6mph	27.2mph at 21:38:34	7.6mph at 21:38:04	679 / 16.1mph	24.4mph at 21:38:14	10.3mph at 21:38:07	1058 / 16.9mph
2022-01-29 04:37:39 PM EST to 2022-01-29 04:38:39 PM EST (60s)						25.3mph @ 21:38:14 (1s) 23.4mph @ 21:38:15 (3s) 16.5mph @ 21:38:38 (60s) 14.5mph @ 21:38:38 (300s)	8.0mph @ 21:38:07 (1s) 9.1mph @ 21:38:07 (3s) 12.7mph @ 21:37:41 (60s) 14.0mph @ 21:37:40 (300s)		28.8mph @ 21:38:38 (NoQC) 25.3mph @ 21:38:34 (1s) 22.7mph @ 21:38:15 (3s) 16.1mph @ 21:38:39 (60s) 14.0mph @ 21:38:39 (300s)			8.4mph @ 21:38:04 (1s) 9.0mph @ 21:38:06 (3s) 11.7mph @ 21:37:39 (60s) 13.4mph @ 21:37:39 (300s)	23.8mph @ 21:38:17 (1s) 23.3mph @ 21:38:17 (3s) 16.9mph @ 21:38:39 (60s) 15.1mph @ 21:38:36 (300s)	
2022-01-29 04:37:52 PM EST	988.43mb	12.11V	18.4°F 95%	26.6°F	NNW (348°)	22.0mph at 21:37:00	7.0mph at 21:37:34	3420 / 12.8mph	22.1mph at 21:36:57	5.7mph at 21:37:14	491 / 11.8mph	18.5mph at 21:37:00	9.2mph at 21:37:13	820 / 13.3mph
2022-01-29 04:37:00 PM EST						21.5mph @ 21:37:00	7.1mph @ 21:37:34 (1s)		19.1mph @ 21:37:00			6.3mph @ 21:37:14 (1s)	18.1mph @ 21:37:00	



2022-01-29 04:36:39 PM EST to 2022-01-29 04:37:39 PM EST (60s)						(1s) 20.7mph @ 21:37:00 (3s) 16.1mph @ 21:36:55 (60s) 14.8mph @ 21:36:39 (300s)	7.6mph @ 21:37:36 (3s) 12.8mph @ 21:37:38 (60s) 14.0mph @ 21:37:38 (300s)		(1s) 18.7mph @ 21:37:00 (3s) 15.5mph @ 21:36:55 (60s) 14.1mph @ 21:36:39 (300s)	7.4mph @ 21:37:14 (3s) 11.7mph @ 21:37:38 (60s) 13.4mph @ 21:37:37 (300s)		(1s) 18.7mph @ 21:36:39 (3s) 16.9mph @ 21:37:55 (60s) 15.3mph @ 21:36:39 (300s)	9.7mph @ 21:37:14 (3s) 13.2mph @ 21:37:38 (60s) 14.6mph @ 21:37:38 (300s)	
2022-01-29 04:36:52 PM EST  2022-01-29 04:35:39 PM EST to 2022-01-29 04:36:39 PM EST (60s)	988.38mb	12.11V	18.4°F 95%	26.6°F	NNW (339°)	34.0mph at 21:36:27 33.8mph @ 21:36:27 (0.1s) 28.4mph @ 21:36:27 (1s) 23.9mph @ 21:36:29 (3s) 15.0mph @ 21:36:38 (60s) 15.7mph @ 21:35:39 (300s)	5.7mph at 21:35:42 5.9mph @ 21:35:43 (1s) 7.0mph @ 21:35:43 (3s) 11.8mph @ 21:35:55 (60s) 14.6mph @ 21:36:23 (300s)	4015 / 15.0mph	34.1mph at 21:36:27 36.5mph @ 21:36:27 (NoQC) 33.0mph @ 21:36:27 (0.1s) 28.7mph @ 21:36:27 (1s) 24.7mph @ 21:36:29 (3s) 15.0mph @ 21:36:39 (60s) 14.9mph @ 21:35:39 (300s)	7.1mph at 21:35:42 7.8mph @ 21:35:54 (1s) 7.0mph @ 21:35:39 (3s) 11.7mph @ 21:35:55 (60s) 14.0mph @ 21:36:24 (300s)	630 / 15.0mph	28.1mph at 21:36:28 27.4mph @ 21:36:28 (1s) 26.1mph @ 21:36:30 (3s) 15.6mph @ 21:36:39 (60s) 16.1mph @ 21:35:39 (300s)	8.3mph at 21:35:43 8.4mph @ 21:35:43 (1s) 8.7mph @ 21:35:44 (3s) 12.8mph @ 21:35:56 (60s) 15.0mph @ 21:36:27 (300s)	978 / 15.7mph
2022-01-29 04:35:52 PM EST  2022-01-29 04:34:39 PM EST to 2022-01-29 04:35:39 PM EST (60s)	988.33mb	12.11V	18.3°F 95%	26.5°F	N (350°)	27.8mph at 21:35:09 26.0mph @ 21:35:10 (1s) 22.8mph @ 21:35:11 (3s) 15.2mph @ 21:34:39 (60s) 16.9mph @ 21:34:40 (300s)	6.4mph at 21:35:38 6.7mph @ 21:35:35 (1s) 7.3mph @ 21:35:36 (3s) 12.8mph @ 21:35:38 (60s) 15.7mph @ 21:35:38 (300s)	3413 / 12.8mph	27.2mph at 21:35:09 29.1mph @ 21:35:09 (NoQC) 24.7mph @ 21:35:10 (1s) 22.6mph @ 21:35:11 (3s) 14.7mph @ 21:34:39 (60s) 16.1mph @ 21:34:40 (300s)	5.2mph at 21:35:37 5.8mph @ 21:35:38 (1s) 6.6mph @ 21:35:38 (3s) 12.5mph @ 21:35:38 (60s) 14.9mph @ 21:35:38 (300s)	522 / 12.5mph	24.2mph at 21:35:10 23.7mph @ 21:35:10 (1s) 22.9mph @ 21:35:12 (3s) 15.6mph @ 21:34:41 (60s) 17.2mph @ 21:34:41 (300s)	9.5mph at 21:35:36 9.6mph @ 21:35:36 (1s) 9.7mph @ 21:35:38 (3s) 14.0mph @ 21:35:38 (60s) 16.1mph @ 21:35:38 (300s)	869 / 14.0mph
2022-01-29 04:34:52 PM EST  2022-01-29 04:33:39 PM EST to 2022-01-29 04:34:39 PM EST (60s)	988.40mb	12.10V	18.3°F 95%	26.5°F	NNW (348°)	26.3mph at 21:34:10 24.4mph @ 21:34:10 (1s) 22.1mph @ 21:34:11 (3s) 16.0mph @ 21:34:16 (60s) 17.8mph @ 21:33:39 (300s)	6.9mph at 21:33:58 7.0mph @ 21:33:58 (1s) 7.4mph @ 21:34:00 (3s) 14.3mph @ 21:33:39 (60s) 16.8mph @ 21:34:32 (300s)	4087 / 15.2mph	26.0mph at 21:34:10 28.5mph @ 21:34:10 (NoQC) 24.9mph @ 21:34:10 (1s) 23.1mph @ 21:34:11 (3s) 15.7mph @ 21:34:18 (60s) 17.0mph @ 21:33:39 (300s)	5.0mph at 21:34:00 5.5mph @ 21:34:00 (1s) 6.4mph @ 21:34:01 (3s) 13.6mph @ 21:33:39 (60s) 15.9mph @ 21:34:33 (300s)	617 / 14.7mph	23.4mph at 21:34:10 23.1mph @ 21:34:10 (1s) 22.0mph @ 21:34:12 (3s) 16.5mph @ 21:34:17 (60s) 18.1mph @ 21:33:39 (300s)	10.4mph at 21:34:00 10.6mph @ 21:34:00 (1s) 11.1mph @ 21:34:01 (3s) 14.7mph @ 21:33:39 (60s) 17.1mph @ 21:34:34 (300s)	970 / 15.6mph
2022-01-29 04:33:52 PM EST  2022-01-29 04:32:39 PM EST to 2022-01-29 04:33:39 PM EST (60s)	988.42mb	12.11V	18.3°F 95%	26.5°F	NNW (344°)	24.6mph at 21:32:42 22.4mph @ 21:32:43 (1s) 22.1mph @ 21:32:23 (3s) 16.5mph @ 21:32:39 (60s) 18.9mph @ 21:32:44 (300s)	8.4mph at 21:33:00 8.6mph @ 21:33:00 (1s) 9.9mph @ 21:33:00 (3s) 13.9mph @ 21:33:34 (60s) 17.8mph @ 21:33:38 (300s)	3841 / 14.3mph	24.8mph at 21:33:22 22.3mph @ 21:33:23 (1s) 21.9mph @ 21:33:23 (3s) 15.1mph @ 21:32:39 (60s) 18.1mph @ 21:32:44 (300s)	6.7mph at 21:32:56 7.6mph @ 21:32:56 (1s) 8.7mph @ 21:32:50 (3s) 12.6mph @ 21:33:22 (60s) 17.0mph @ 21:33:39 (300s)	570 / 13.6mph	20.6mph at 21:33:23 20.3mph @ 21:33:23 (1s) 19.9mph @ 21:33:24 (3s) 16.5mph @ 21:32:39 (60s) 19.1mph @ 21:32:45 (300s)	10.6mph at 21:32:49 10.7mph @ 21:32:49 (1s) 11.1mph @ 21:32:50 (3s) 14.1mph @ 21:33:25 (60s) 18.1mph @ 21:33:38 (300s)	912 / 14.7mph
2022-01-29 04:32:52 PM EST  2022-01-29 04:31:39 PM EST to 2022-01-29 04:32:39 PM EST (60s)	988.38mb	12.11V	18.2°F 95%	26.5°F	N (353°)	28.1mph at 21:32:19 27.3mph @ 21:32:20 (1s) 26.1mph @ 21:32:20 (3s) 19.6mph @ 21:31:40 (60s) 18.8mph @ 21:32:38 (300s)	7.4mph at 21:31:59 7.6mph @ 21:31:59 (1s) 9.0mph @ 21:32:00 (3s) 15.8mph @ 21:32:11 (60s) 18.3mph @ 21:32:12 (300s)	4443 / 16.5mph	31.0mph at 21:32:19 33.3mph @ 21:32:18 (NoQC) 30.2mph @ 21:32:18 (1s) 29.5mph @ 21:32:19 (3s) 27.0mph @ 21:32:20 (60s) 18.8mph @ 21:31:39 (60s) 18.0mph @ 21:32:35 (300s)	7.1mph at 21:31:59 7.4mph @ 21:31:59 (1s) 8.0mph @ 21:32:00 (3s) 14.5mph @ 21:32:11 (60s) 17.6mph @ 21:32:11 (300s)	636 / 15.1mph	26.6mph at 21:32:19 26.1mph @ 21:32:20 (1s) 25.3mph @ 21:32:21 (3s) 19.9mph @ 21:31:39 (60s) 19.0mph @ 21:32:38 (300s)	9.6mph at 21:32:03 9.8mph @ 21:32:04 (1s) 10.3mph @ 21:32:04 (3s) 15.7mph @ 21:32:14 (60s) 18.6mph @ 21:32:13 (300s)	1028 / 16.5mph
2022-01-29 04:31:52 PM EST  2022-01-29 04:30:39 PM EST to 2022-01-29 04:31:39 PM EST (60s)	988.34mb	12.11V	18.2°F 95%	26.4°F	NNW (345°)	36.3mph at 21:30:51 36.1mph @ 21:30:51 (0.1s) 32.3mph @ 21:30:51 (1s) 31.4mph @ 21:30:51 (3s) 22.3mph @ 21:31:02 (60s) 18.9mph	10.1mph at 21:31:25 10.9mph @ 21:31:25 (0.1s) 12.9mph @ 21:31:27 (3s) 19.0mph @ 21:30:39 (60s) 18.4mph @ 21:30:39 (300s)	5290 / 19.6mph	33.8mph at 21:30:51 37.0mph @ 21:30:51 (NoQC) 33.3mph @ 21:30:51 (1s) 30.5mph @ 21:31:00 (3s) 28.4mph @ 21:31:01 (60s) 21.9mph	9.2mph at 21:31:25 10.5mph @ 21:31:25 (1s) 12.2mph @ 21:31:27 (3s) 18.2mph @ 21:30:39 (60s) 17.7mph @ 21:30:39 (300s)	798 / 18.9mph	32.0mph at 21:30:51 31.4mph @ 21:30:51 (1s) 24.5mph @ 21:30:52 (3s) 22.9mph @ 21:31:04 (60s) 19.2mph @ 21:30:55 (300s)	13.6mph at 21:31:19 13.9mph @ 21:31:19 (1s) 14.3mph @ 21:31:19 (3s) 19.3mph @ 21:30:39 (60s) 18.7mph @ 21:30:39 (300s)	1250 / 19.9mph

(60s)						@ 21:30:54 (300s)				@ 21:31:01 (60s) <b>18.2mph</b> @ 21:30:55 (300s)							
2022-01-29 04:30:52 PM EST	988.24mb	12.11V	18.2°F 95%	26.4°F	<b>NNW</b> (342°)	<b>31.7mph</b> at 21:30:20 <b>31.6mph</b> @ 21:30:20 (0.1s) <b>28.6mph</b> @ 21:30:03 (1s) <b>26.8mph</b> @ 21:30:23 (3s) <b>19.7mph</b> @ 21:29:35 (60s) <b>18.6mph</b> @ 21:29:41 (300s)	<b>8.9mph</b> at 21:29:50 <b>9.1mph</b> @ 21:29:50 (1s) <b>10.8mph</b> @ 21:29:51 (3s) <b>16.6mph</b> @ 21:30:00 (60s) <b>18.0mph</b> @ 21:30:02 (300s)	5140 / 19.0mph		<b>31.4mph</b> at 21:30:07 <b>32.4mph</b> @ 21:30:08 (NoQC) <b>29.8mph</b> @ 21:30:08 (0.1s) <b>28.9mph</b> @ 21:30:08 (1s) <b>26.6mph</b> @ 21:30:23 (3s) <b>15.4mph</b> @ 21:30:02 (60s) <b>17.3mph</b> @ 21:30:03 (300s)	<b>7.4mph</b> at 21:29:50 <b>8.0mph</b> @ 21:29:50 (1s) <b>9.0mph</b> @ 21:29:51 (3s) <b>15.4mph</b> @ 21:30:02 (60s) <b>17.3mph</b> @ 21:30:03 (300s)	770 / 18.2mph		<b>29.1mph</b> at 21:30:22 <b>28.5mph</b> @ 21:30:22 (1s) <b>27.4mph</b> @ 21:30:23 (3s) <b>20.4mph</b> @ 21:29:35 (60s) <b>18.9mph</b> @ 21:29:35 (300s)	<b>10.6mph</b> at 21:29:50 <b>10.9mph</b> @ 21:29:50 (1s) <b>11.8mph</b> @ 21:29:51 (3s) <b>16.7mph</b> @ 21:30:02 (60s) <b>18.3mph</b> @ 21:30:06 (300s)	1213 / 19.3mph	
2022-01-29 04:29:52 PM EST	988.45mb	12.12V	18.2°F 95%	26.4°F	<b>N</b> (350°)	<b>43.0mph</b> at 21:28:57 <b>42.0mph</b> @ 21:28:57 (0.1s) <b>36.6mph</b> @ 21:28:57 (1s) <b>34.5mph</b> @ 21:28:58 (3s) <b>21.8mph</b> @ 21:29:01 (60s) <b>18.6mph</b> @ 21:29:33 (300s)	<b>9.4mph</b> at 21:29:31 <b>10.2mph</b> @ 21:29:32 (1s) <b>11.0mph</b> @ 21:29:32 (3s) <b>19.2mph</b> @ 21:28:35 (60s) <b>17.9mph</b> @ 21:28:35 (300s)	5345 / 19.8mph		<b>36.3mph</b> at 21:28:56 <b>38.2mph</b> @ 21:28:56 (NoQC) <b>34.6mph</b> @ 21:28:57 (0.1s) <b>34.2mph</b> @ 21:28:57 (1s) <b>32.3mph</b> @ 21:28:58 (3s) <b>21.7mph</b> @ 21:29:01 (60s) <b>18.0mph</b> @ 21:29:30 (300s)	<b>6.9mph</b> at 21:29:31 <b>8.3mph</b> @ 21:29:32 (1s) <b>10.3mph</b> @ 21:29:32 (3s) <b>18.8mph</b> @ 21:28:35 (60s) <b>17.3mph</b> @ 21:28:35 (300s)	814 / 19.3mph		<b>35.6mph</b> at 21:28:57 <b>34.3mph</b> @ 21:28:58 (1s) <b>33.2mph</b> @ 21:28:58 (3s) <b>21.9mph</b> @ 21:28:05 (60s) <b>18.9mph</b> @ 21:29:33 (300s)	<b>12.6mph</b> at 21:29:32 <b>12.8mph</b> @ 21:29:32 (1s) <b>13.3mph</b> @ 21:29:34 (3s) <b>19.0mph</b> @ 21:28:35 (60s) <b>18.2mph</b> @ 21:28:35 (300s)	1289 / 20.5mph	
2022-01-29 04:28:52 PM EST	988.18mb	12.10V	18.2°F 95%	26.4°F	<b>NNW</b> (342°)	<b>32.6mph</b> at 21:28:31 <b>32.5mph</b> @ 21:28:31 (0.1s) <b>31.5mph</b> @ 21:28:32 (1s) <b>29.9mph</b> @ 21:28:33 (3s) <b>19.2mph</b> @ 21:28:34 (60s) <b>17.9mph</b> @ 21:28:34 (300s)	<b>9.4mph</b> at 21:27:35 <b>9.0mph</b> @ 21:27:35 (1s) <b>9.7mph</b> @ 21:27:36 (3s) <b>14.0mph</b> @ 21:27:42 (60s) <b>16.8mph</b> @ 21:27:40 (300s)	5199 / 19.2mph		<b>36.3mph</b> at 21:28:31 <b>38.5mph</b> @ 21:28:31 (NoQC) <b>34.9mph</b> @ 21:28:31 21:27:36 (1s) <b>32.8mph</b> @ 21:28:32 (1s) <b>30.6mph</b> @ 21:28:33 (3s) <b>18.7mph</b> @ 21:28:34 (60s) <b>17.3mph</b> @ 21:28:34 (300s)	<b>7.3mph</b> at 21:27:36 <b>8.3mph</b> @ 21:27:36 (1s) <b>9.6mph</b> @ 21:27:36 (3s) <b>13.0mph</b> @ 21:27:41 (60s) <b>16.2mph</b> @ 21:27:40 (300s)	793 / 18.8mph		<b>29.2mph</b> at 21:28:31 <b>28.7mph</b> @ 21:28:32 (1s) <b>27.8mph</b> @ 21:28:33 (3s) <b>19.0mph</b> @ 21:28:34 (60s) <b>18.2mph</b> @ 21:28:34 (300s)	<b>10.8mph</b> at 21:27:38 <b>10.9mph</b> @ 21:27:38 (1s) <b>11.1mph</b> @ 21:27:38 (3s) <b>14.5mph</b> @ 21:27:42 (60s) <b>17.3mph</b> @ 21:27:41 (300s)	1194 / 19.0mph	
2022-01-29 04:27:52 PM EST	988.39mb	12.12V	18.2°F 95%	26.3°F	<b>NNW</b> (348°)	<b>34.7mph</b> at 21:26:35 <b>34.6mph</b> @ 21:26:35 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 21:26:35 (1s) <b>31.9mph</b> @ 21:26:35 (3s) <b>19.7mph</b> @ 21:26:45 (60s) <b>17.2mph</b> @ 21:27:24 (300s)	<b>6.8mph</b> at 21:27:25 <b>6.9mph</b> @ 21:27:25 (1s) <b>7.9mph</b> @ 21:27:26 (3s) <b>15.3mph</b> @ 21:27:34 (60s) <b>16.4mph</b> @ 21:26:35 (300s)	4109 / 15.3mph		<b>32.7mph</b> at 21:26:35 <b>34.6mph</b> @ 21:26:35 (NoQC) <b>31.2mph</b> @ 21:26:35 21:27:29 (1s) <b>31.7mph</b> @ 21:26:35 (1s) <b>29.8mph</b> @ 21:26:35 (3s) <b>19.1mph</b> @ 21:26:41 (60s) <b>16.6mph</b> @ 21:27:24 (300s)	<b>5.7mph</b> at 21:27:28 <b>6.2mph</b> @ 21:27:29 (1s) <b>7.3mph</b> @ 21:27:30 (3s) <b>14.2mph</b> @ 21:27:35 (60s) <b>16.0mph</b> @ 21:26:35 (300s)	598 / 14.3mph		<b>32.0mph</b> at 21:26:35 <b>31.4mph</b> @ 21:26:35 (1s) <b>30.1mph</b> @ 21:26:35 (3s) <b>19.9mph</b> @ 21:26:46 (60s) <b>17.6mph</b> @ 21:27:24 (300s)	<b>9.2mph</b> at 21:27:30 <b>9.2mph</b> @ 21:27:31 (1s) <b>9.5mph</b> @ 21:27:31 (3s) <b>15.9mph</b> @ 21:27:35 (60s) <b>17.0mph</b> @ 21:26:35 (300s)	994 / 15.9mph	
2022-01-29 04:26:52 PM EST	988.33mb	12.11V	18.1°F 95%	26.3°F	<b>NNW</b> (341°)	<b>35.4mph</b> at 21:26:33 <b>35.2mph</b> @ 21:26:33 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 21:26:34 (1s) <b>30.4mph</b> @ 21:26:34 (3s) <b>19.8mph</b> @ 21:25:40 (60s) <b>16.4mph</b> @ 21:26:34 (300s)	<b>9.9mph</b> at 21:26:17 <b>10.1mph</b> @ 21:26:17 (1s) <b>10.9mph</b> @ 21:26:17 (3s) <b>17.5mph</b> @ 21:26:27 (60s) <b>15.7mph</b> @ 21:25:45 (300s)	5044 / 18.7mph		<b>34.6mph</b> at 21:26:33 <b>37.8mph</b> @ 21:26:33 (NoQC) <b>34.7mph</b> @ 21:26:33 (1s) <b>32.0mph</b> @ 21:26:34 (1s) <b>28.9mph</b> @ 21:26:35 (60s) <b>19.4mph</b> @ 21:25:35 (60s) <b>16.0mph</b> @ 21:26:35 (300s)	<b>9.2mph</b> at 21:26:16 <b>10.1mph</b> @ 21:26:16 (1s) <b>10.6mph</b> @ 21:26:17 (3s) <b>17.0mph</b> @ 21:26:27 (60s) <b>15.2mph</b> @ 21:25:49 (300s)	767 / 18.2mph		<b>31.8mph</b> at 21:26:34 <b>31.3mph</b> @ 21:26:34 (1s) <b>28.6mph</b> @ 21:26:34 (3s) <b>20.5mph</b> @ 21:25:35 (60s) <b>16.9mph</b> @ 21:26:34 (300s)	<b>11.6mph</b> at 21:26:18 <b>11.7mph</b> @ 21:26:18 (1s) <b>12.1mph</b> @ 21:26:18 (3s) <b>18.1mph</b> @ 21:26:28 (60s) <b>16.2mph</b> @ 21:25:50 (300s)	1189 / 18.9mph	
2022-01-29 04:25:52 PM EST	988.38mb	12.12V	18.1°F 95%	26.3°F	<b>NNW</b> (343°)	<b>34.5mph</b> at 21:25:02 <b>34.4mph</b> @ 21:25:02 (0.1s) <b>32.4mph</b> @ 21:25:00 (1s) <b>30.4mph</b> @ 21:25:02 (3s) <b>19.8mph</b> @ 21:25:33 (60s)	<b>11.6mph</b> at 21:24:40 <b>12.6mph</b> @ 21:24:40 (1s) <b>13.3mph</b> @ 21:25:34 (1s) <b>18.0mph</b> @ 21:24:41 (60s) <b>15.5mph</b> @ 21:24:40 (300s)	5341 / 19.8mph		<b>33.0mph</b> at 21:25:00 <b>34.6mph</b> @ 21:25:00 (NoQC) <b>31.6mph</b> @ 21:25:00 (1s) <b>31.2mph</b> @ 21:25:00 (1s) <b>28.4mph</b> @ 21:25:02 (3s)	<b>8.7mph</b> at 21:25:18 <b>10.3mph</b> @ 21:25:19 (1s) <b>12.8mph</b> @ 21:25:19 (3s) <b>15.7mph</b> @ 21:24:42 (60s) <b>15.0mph</b> @ 21:24:38 (300s)	821 / 19.4mph		<b>30.3mph</b> at 21:25:02 <b>29.4mph</b> @ 21:25:02 (1s) <b>28.5mph</b> @ 21:25:03 (3s) <b>21.4mph</b> @ 21:25:35 (60s) <b>16.5mph</b> @ 21:25:16 (300s)	<b>14.1mph</b> at 21:25:19 <b>14.6mph</b> @ 21:25:19 (1s) <b>14.0mph</b> @ 21:24:35 (3s) <b>16.7mph</b> @ 21:24:42 (60s) <b>16.0mph</b> @ 21:24:37 (300s)	1289 / 20.5mph	

PM EST (60s)						16.0mph @ 21:25:15 (300s)			19.5mph @ 21:25:32 (60s) 15.5mph @ 21:25:16 (300s)							
2022-01-29 04:24:52 PM EST	988.26mb	12.11V	18.1°F 95%	26.2°F	NNW (341°)	31.8mph at 21:23:59 31.7mph @ 21:23:59 (0.1s) 29.6mph @ 21:23:59 (1s) 27.6mph @ 21:24:00 (3s) 16.4mph @ 21:24:34 (60s) 15.8mph @ 21:24:17 (300s)	6.3mph at 21:23:52 6.3mph @ 21:23:52 (1s) 7.7mph @ 21:23:53 (3s) 14.0mph @ 21:23:56 (60s) 15.6mph @ 21:24:34 (300s)	4403 / 16.4mph	30.7mph at 21:24:00 32.6mph @ 21:23:59 (NoQC) 30.0mph @ 21:23:59 (1s) 28.9mph @ 21:24:00 (1s) 27.2mph @ 21:24:00 (3s) 15.8mph @ 21:24:34 (60s) 15.3mph @ 21:24:18 (300s)	5.8mph at 21:23:52 6.2mph @ 21:23:52 (1s) 7.4mph @ 21:23:53 (3s) 13.4mph @ 21:23:56 (60s) 15.0mph @ 21:23:57 (300s)	665 / 15.8mph	27.3mph at 21:24:00 26.8mph @ 21:24:00 (1s) 25.7mph @ 21:24:01 (3s) 16.7mph @ 21:24:34 (60s) 16.3mph @ 21:24:19 (300s)	11.1mph at 21:23:53 11.4mph @ 21:23:53 (1s) 11.8mph @ 21:23:54 (3s) 14.6mph @ 21:23:57 (60s) 16.0mph @ 21:24:34 (300s)	1047 / 16.8mph		
2022-01-29 04:23:52 PM EST	988.42mb	12.12V	18.0°F 95%	26.2°F	NNW (339°)	26.3mph at 21:22:47 23.9mph @ 21:22:47 (1s) 19.4mph @ 21:22:48 (3s) 16.0mph @ 21:23:06 (60s) 16.2mph @ 21:22:40 (300s)	6.3mph at 21:23:20 6.7mph @ 21:23:20 (1s) 8.9mph @ 21:23:26 (3s) 12.9mph @ 21:22:35 (60s) 15.6mph @ 21:23:32 (300s)	3842 / 14.3mph	26.3mph at 21:22:47 27.4mph @ 21:22:47 (NoQC) 23.4mph @ 21:22:47 (1s) 18.9mph @ 21:22:48 (3s) 15.5mph @ 21:23:06 (60s) 15.5mph @ 21:22:40 (300s)	7.3mph at 21:23:25 8.2mph @ 21:23:20 (1s) 9.0mph @ 21:23:26 (3s) 12.5mph @ 21:22:35 (60s) 15.1mph @ 21:23:33 (300s)	593 / 14.1mph	20.4mph at 21:22:47 20.0mph @ 21:22:47 (1s) 19.1mph @ 21:22:49 (3s) 16.4mph @ 21:23:17 (60s) 16.6mph @ 21:22:35 (300s)	10.0mph at 21:23:25 10.2mph @ 21:23:26 (1s) 10.5mph @ 21:23:26 (3s) 13.7mph @ 21:22:36 (60s) 16.1mph @ 21:23:34 (300s)	922 / 14.8mph		
2022-01-29 04:22:52 PM EST	988.35mb	12.11V	18.0°F 95%	26.1°F	NNW (341°)	28.3mph at 21:22:30 25.2mph @ 21:22:30 (1s) 23.1mph @ 21:22:30 (3s) 15.8mph @ 21:21:35 (60s) 16.5mph @ 21:21:35 (300s)	6.4mph at 21:21:58 6.5mph @ 21:21:58 (1s) 6.8mph @ 21:22:00 (3s) 12.6mph @ 21:22:24 (60s) 16.1mph @ 21:22:34 (300s)	3448 / 12.9mph	25.0mph at 21:22:29 25.5mph @ 21:22:29 (NoQC) 22.4mph @ 21:22:29 (1s) 21.4mph @ 21:22:31 (3s) 15.0mph @ 21:21:35 (60s) 15.7mph @ 21:21:35 (300s)	5.7mph at 21:22:00 6.1mph @ 21:22:00 (1s) 7.1mph @ 21:22:01 (3s) 12.2mph @ 21:22:24 (60s) 15.4mph @ 21:22:35 (300s)	526 / 12.6mph	25.1mph at 21:22:30 24.5mph @ 21:22:30 (1s) 23.0mph @ 21:22:31 (3s) 16.0mph @ 21:21:35 (60s) 16.9mph @ 21:21:35 (300s)	8.7mph at 21:22:01 8.7mph @ 21:22:01 (1s) 9.0mph @ 21:22:01 (3s) 13.4mph @ 21:22:26 (60s) 16.6mph @ 21:22:06 (300s)	854 / 13.8mph		
2022-01-29 04:21:52 PM EST	988.37mb	12.12V	17.9°F 95%	26.1°F	N (355°)	30.6mph at 21:20:42 30.6mph @ 21:20:42 (0.1s) 27.8mph @ 21:20:42 (1s) 23.2mph @ 21:20:44 (3s) 18.6mph @ 21:20:44 (60s) 17.1mph @ 21:20:59 (300s)	7.9mph at 21:21:15 8.2mph @ 21:21:15 (1s) 8.4mph @ 21:21:16 (3s) 15.6mph @ 21:21:29 (60s) 16.4mph @ 21:21:34 (300s)	4243 / 15.8mph	27.3mph at 21:20:42 30.4mph @ 21:22:41 (NoQC) 26.3mph @ 21:20:42 (1s) 21.9mph @ 21:20:44 (3s) 14.9mph @ 21:21:27 (60s) 18.1mph @ 21:20:51 (60s) 16.4mph @ 21:21:00 (300s)	6.8mph at 21:21:13 7.3mph @ 21:21:14 (1s) 7.8mph @ 21:21:15 (3s) 14.9mph @ 21:21:27 (60s) 15.7mph @ 21:21:34 (300s)	631 / 15.0mph	25.0mph at 21:20:42 24.1mph @ 21:20:42 (1s) 22.5mph @ 21:20:44 (3s) 18.7mph @ 21:20:52 (60s) 17.4mph @ 21:21:01 (300s)	9.7mph at 21:21:15 9.9mph @ 21:21:15 (1s) 10.4mph @ 21:21:16 (3s) 15.9mph @ 21:21:29 (60s) 16.9mph @ 21:21:34 (300s)	1002 / 16.1mph		
2022-01-29 04:20:52 PM EST	988.33mb	12.11V	17.9°F 95%	26.1°F	NNW (347°)	30.2mph at 21:20:19 30.0mph @ 21:20:19 (0.1s) 27.9mph @ 21:20:20 (1s) 26.1mph @ 21:20:21 (3s) 18.5mph @ 21:20:27 (60s) 17.2mph @ 21:20:24 (300s)	9.5mph at 21:19:51 10.2mph @ 21:19:51 (1s) 12.1mph @ 21:20:10 (3s) 16.8mph @ 21:19:35 (60s) 16.6mph @ 21:19:35 (300s)	4981 / 18.5mph	27.5mph at 21:20:24 29.8mph @ 21:20:19 (NoQC) 25.5mph @ 21:20:20 (1s) 23.7mph @ 21:20:21 (3s) 18.0mph @ 21:20:26 (60s) 16.6mph @ 21:20:25 (300s)	8.5mph at 21:20:09 9.6mph @ 21:20:09 (1s) 11.4mph @ 21:20:10 (3s) 16.2mph @ 21:19:35 (60s) 15.9mph @ 21:19:35 (300s)	758 / 18.0mph	25.3mph at 21:20:24 24.8mph @ 21:20:24 (1s) 23.8mph @ 21:20:22 (3s) 18.8mph @ 21:20:28 (60s) 17.6mph @ 21:20:25 (300s)	13.0mph at 21:19:51 13.2mph @ 21:19:51 (1s) 13.8mph @ 21:20:11 (3s) 17.2mph @ 21:19:35 (60s) 17.1mph @ 21:19:37 (300s)	1175 / 18.7mph		
2022-01-29 04:19:52 PM EST	988.27mb	12.12V	17.9°F 95%	26.1°F	NNW (331°)	29.0mph at 21:18:58 28.9mph @ 21:18:58 (0.1s) 27.1mph @ 21:18:59 (1s) 25.8mph @ 21:18:59 (3s) 16.8mph @ 21:19:35 (60s) 17.5mph @ 21:18:35 (300s)	7.3mph at 21:18:35 7.5mph @ 21:18:35 (1s) 8.7mph @ 21:18:36 (3s) 15.7mph @ 21:18:49 (60s) 16.6mph @ 21:19:33 (300s)	4517 / 16.8mph	30.3mph at 21:18:59 31.5mph @ 21:18:58 (NoQC) 28.9mph @ 21:18:59 (0.1s) 26.6mph @ 21:18:59 (1s) 25.1mph @ 21:18:59 (3s) 16.2mph @ 21:19:35 (60s) 17.0mph @ 21:18:35 (300s)	7.7mph at 21:18:35 7.5mph @ 21:18:35 (1s) 8.5mph @ 21:18:35 (3s) 15.0mph @ 21:19:17 (60s) 15.9mph @ 21:19:35 (300s)	686 / 16.3mph	26.6mph at 21:18:59 25.9mph @ 21:18:59 (1s) 25.0mph @ 21:18:59 (3s) 17.2mph @ 21:19:35 (60s) 18.0mph @ 21:18:35 (300s)	10.3mph at 21:18:35 10.5mph @ 21:18:36 (1s) 10.9mph @ 21:18:37 (3s) 16.2mph @ 21:18:49 (60s) 17.1mph @ 21:19:32 (300s)	1080 / 17.3mph		

2022-01-29 04:18:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:17:35 PM EST to 2022-01-29 04:18:35 PM EST (60s)</b>	988.28mb	12.11V	17.8°F 95%	26.0°F	<b>NNW (345°)</b>	<b>31.6mph</b> at 21:17:45 <b>31.5mph</b> @ 21:17:45 (0.1s) <b>29.0mph</b> @ 21:17:45 (1s) <b>24.9mph</b> @ 21:17:46 (5s) <b>17.7mph</b> @ 21:18:20 (60s) <b>18.4mph</b> @ 21:17:35 (300s)	<b>7.8mph</b> at 21:18:34 <b>8.3mph</b> @ 21:18:34 (1s) <b>10.1mph</b> @ 21:17:40 (3s) <b>14.4mph</b> @ 21:17:40 (60s) <b>17.5mph</b> @ 21:18:34 (300s)	4450 / 16.5mph	<b>26.3mph</b> at 21:17:56 <b>28.6mph</b> @ 21:17:56 (NoQC) <b>24.3mph</b> @ 21:17:56 (1s) <b>21.4mph</b> @ 21:17:46 (5s) <b>16.9mph</b> @ 21:18:20 (60s) <b>17.9mph</b> @ 21:17:35 (300s)	<b>6.8mph</b> at 21:18:33 <b>7.3mph</b> @ 21:18:34 (1s) <b>9.0mph</b> @ 21:18:34 (3s) <b>13.7mph</b> @ 21:17:41 (60s) <b>17.0mph</b> @ 21:18:34 (300s)	651 / 15.5mph	<b>27.4mph</b> at 21:17:45 <b>26.3mph</b> @ 21:17:46 (1s) <b>24.4mph</b> @ 21:17:47 (3s) <b>18.1mph</b> @ 21:18:20 (60s) <b>18.8mph</b> @ 21:17:35 (300s)	<b>11.4mph</b> at 21:18:34 <b>11.9mph</b> @ 21:18:34 (1s) <b>13.2mph</b> @ 21:18:34 (3s) <b>15.1mph</b> @ 21:17:41 (60s) <b>18.0mph</b> @ 21:18:34 (300s)	1079 / 17.2mph
2022-01-29 04:17:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:16:35 PM EST to 2022-01-29 04:17:35 PM EST (60s)</b>	988.39mb	12.11V	17.8°F 95%	26.0°F	<b>NNW (335°)</b>	<b>30.2mph</b> at 21:17:29 <b>29.8mph</b> @ 21:17:29 (0.1s) <b>26.1mph</b> @ 21:17:29 (1s) <b>24.6mph</b> @ 21:17:30 (3s) <b>18.0mph</b> @ 21:16:37 (60s) <b>19.5mph</b> @ 21:16:35 (300s)	<b>7.2mph</b> at 21:16:55 <b>7.4mph</b> @ 21:16:55 (1s) <b>7.8mph</b> @ 21:16:57 (3s) <b>14.8mph</b> @ 21:17:34 (60s) <b>18.4mph</b> @ 21:17:34 (300s)	3965 / 14.8mph	<b>29.5mph</b> at 21:17:27 <b>32.1mph</b> @ 21:17:27 (NoQC) <b>29.6mph</b> @ 21:17:27 (1s) <b>26.6mph</b> @ 21:17:28 (1s) <b>25.4mph</b> @ 21:17:29 (5s) <b>17.7mph</b> @ 21:16:37 (60s) <b>18.9mph</b> @ 21:16:36 (300s)	<b>5.5mph</b> at 21:16:56 <b>6.1mph</b> @ 21:16:56 (1s) <b>6.3mph</b> @ 21:16:56 (3s) <b>14.1mph</b> @ 21:17:35 (60s) <b>17.9mph</b> @ 21:17:35 (300s)	592 / 14.1mph	<b>24.1mph</b> at 21:17:28 <b>23.6mph</b> @ 21:17:29 (1s) <b>23.0mph</b> @ 21:17:30 (3s) <b>18.5mph</b> @ 21:16:38 (60s) <b>20.0mph</b> @ 21:16:35 (300s)	<b>9.3mph</b> at 21:16:56 <b>9.4mph</b> @ 21:16:57 (1s) <b>9.8mph</b> @ 21:16:57 (3s) <b>15.2mph</b> @ 21:17:34 (60s) <b>18.8mph</b> @ 21:17:34 (300s)	949 / 15.2mph
2022-01-29 04:16:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:15:35 PM EST to 2022-01-29 04:16:35 PM EST (60s)</b>	988.15mb	12.11V	17.7°F 95%	26.0°F	<b>NNW (341°)</b>	<b>27.2mph</b> at 21:16:28 <b>26.5mph</b> @ 21:16:29 (0.1s) <b>25.3mph</b> @ 21:16:29 (3s) <b>18.6mph</b> @ 21:16:20 (60s) <b>20.0mph</b> @ 21:15:40 (300s)	<b>8.5mph</b> at 21:15:59 <b>8.9mph</b> @ 21:15:57 (1s) <b>9.2mph</b> @ 21:15:59 (3s) <b>16.7mph</b> @ 21:15:37 (60s) <b>19.4mph</b> @ 21:16:05 (300s)	4847 / 18.0mph	<b>26.8mph</b> at 21:16:08 <b>29.1mph</b> @ 21:16:08 (NoQC) <b>24.7mph</b> @ 21:16:16 (1s) <b>24.2mph</b> @ 21:16:29 (3s) <b>18.4mph</b> @ 21:16:21 (60s) <b>19.2mph</b> @ 21:15:42 (300s)	<b>6.9mph</b> at 21:15:59 <b>7.4mph</b> @ 21:15:59 (1s) <b>8.8mph</b> @ 21:16:00 (3s) <b>16.1mph</b> @ 21:15:36 (60s) <b>18.8mph</b> @ 21:16:07 (300s)	747 / 17.7mph	<b>24.0mph</b> at 21:16:28 <b>23.7mph</b> @ 21:16:28 (1s) <b>24.1mph</b> @ 21:16:35 (3s) <b>19.2mph</b> @ 21:16:22 (60s) <b>20.4mph</b> @ 21:15:42 (300s)	<b>10.6mph</b> at 21:16:00 <b>10.8mph</b> @ 21:16:00 (1s) <b>11.4mph</b> @ 21:16:01 (3s) <b>17.3mph</b> @ 21:15:36 (60s) <b>19.9mph</b> @ 21:16:08 (300s)	1164 / 18.5mph
2022-01-29 04:15:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:14:35 PM EST to 2022-01-29 04:15:35 PM EST (60s)</b>	988.01mb	12.11V	17.7°F 95%	26.0°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>36.6mph</b> at 21:15:27 <b>36.5mph</b> @ 21:15:27 (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 21:15:27 (1s) <b>29.4mph</b> @ 21:15:28 (3s) <b>21.4mph</b> @ 21:14:35 (60s) <b>20.0mph</b> @ 21:14:58 (300s)	<b>8.6mph</b> at 21:15:10 <b>9.0mph</b> @ 21:14:40 (1s) <b>9.8mph</b> @ 21:14:41 (3s) <b>15.4mph</b> @ 21:15:19 (60s) <b>19.5mph</b> @ 21:15:20 (300s)	4521 / 16.8mph	<b>28.9mph</b> at 21:15:28 <b>35.3mph</b> @ 21:15:28 (NoQC) <b>32.3mph</b> @ 21:15:28 (0.1s) <b>30.3mph</b> @ 21:15:27 (1s) <b>28.1mph</b> @ 21:15:28 (3s) <b>21.4mph</b> @ 21:14:35 (60s) <b>19.4mph</b> @ 21:14:58 (300s)	<b>6.0mph</b> at 21:15:09 <b>6.7mph</b> @ 21:15:10 (1s) <b>8.2mph</b> @ 21:15:10 (3s) <b>15.1mph</b> @ 21:15:25 (60s) <b>18.8mph</b> @ 21:15:23 (300s)	684 / 16.3mph	<b>28.9mph</b> at 21:15:27 <b>27.9mph</b> @ 21:15:27 (1s) <b>27.3mph</b> @ 21:15:29 (3s) <b>21.7mph</b> @ 21:14:35 (60s) <b>20.5mph</b> @ 21:14:58 (300s)	<b>11.0mph</b> at 21:14:47 <b>11.2mph</b> @ 21:14:48 (1s) <b>11.8mph</b> @ 21:14:48 (3s) <b>16.1mph</b> @ 21:15:20 (60s) <b>20.0mph</b> @ 21:15:23 (300s)	1085 / 17.3mph
2022-01-29 04:14:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:13:35 PM EST to 2022-01-29 04:14:35 PM EST (60s)</b>	988.14mb	12.10V	17.7°F 95%	26.0°F	<b>NNW (337°)</b>	<b>36.3mph</b> at 21:14:12 <b>36.1mph</b> @ 21:14:12 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 21:14:12 (1s) <b>32.0mph</b> @ 21:14:13 (3s) <b>21.9mph</b> @ 21:14:24 (60s) <b>20.3mph</b> @ 21:13:44 (300s)	<b>12.2mph</b> at 21:13:58 <b>12.7mph</b> @ 21:13:58 (1s) <b>15.2mph</b> @ 21:13:59 (3s) <b>20.2mph</b> @ 21:13:58 (60s) <b>19.9mph</b> @ 21:14:34 (300s)	5796 / 21.4mph	<b>34.7mph</b> at 21:14:12 <b>38.6mph</b> @ 21:14:12 (NoQC) <b>34.9mph</b> @ 21:14:12 (0.1s) <b>33.8mph</b> @ 21:14:12 (1s) <b>32.1mph</b> @ 21:14:13 (3s) <b>21.9mph</b> @ 21:14:24 (60s) <b>19.5mph</b> @ 21:13:44 (300s)	<b>11.5mph</b> at 21:13:53 <b>12.8mph</b> @ 21:13:53 (1s) <b>14.5mph</b> @ 21:14:19 (3s) <b>19.9mph</b> @ 21:13:58 (60s) <b>19.2mph</b> @ 21:13:35 (300s)	910 / 21.5mph	<b>32.5mph</b> at 21:14:12 <b>31.4mph</b> @ 21:14:12 (1s) <b>29.7mph</b> @ 21:14:13 (3s) <b>22.2mph</b> @ 21:14:25 (60s) <b>20.8mph</b> @ 21:13:44 (300s)	<b>15.7mph</b> at 21:13:58 <b>16.3mph</b> @ 21:13:59 (1s) <b>17.0mph</b> @ 21:14:22 (3s) <b>20.5mph</b> @ 21:13:59 (60s) <b>20.5mph</b> @ 21:14:34 (300s)	1372 / 21.7mph
2022-01-29 04:13:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:12:35 PM EST to 2022-01-29 04:13:35 PM EST (60s)</b>	988.10mb	12.11V	17.6°F 95%	26.0°F	<b>NNW (344°)</b>	<b>37.6mph</b> at 21:13:10 <b>37.5mph</b> @ 21:13:10 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 21:13:11 (1s) <b>32.9mph</b> @ 21:13:13 (3s) <b>22.9mph</b> @ 21:13:15 (60s) <b>19.9mph</b> @ 21:13:34 (300s)	<b>9.4mph</b> at 21:13:21 <b>9.9mph</b> @ 21:13:22 (1s) <b>11.6mph</b> @ 21:13:22 (3s) <b>20.5mph</b> @ 21:12:35 (60s) <b>19.3mph</b> @ 21:12:35 (300s)	5683 / 21.0mph	<b>36.4mph</b> at 21:13:11 <b>38.3mph</b> @ 21:13:11 (NoQC) <b>34.9mph</b> @ 21:13:11 (0.1s) <b>34.1mph</b> @ 21:13:11 (1s) <b>31.1mph</b> @ 21:13:12 (3s) <b>21.7mph</b> @ 21:13:15 (60s) <b>19.2mph</b> @ 21:13:35 (300s)	<b>8.5mph</b> at 21:13:01 <b>9.6mph</b> @ 21:13:01 (1s) <b>10.9mph</b> @ 21:13:02 (3s) <b>19.1mph</b> @ 21:12:35 (60s) <b>18.7mph</b> @ 21:12:35 (300s)	855 / 20.2mph	<b>32.9mph</b> at 21:13:11 <b>32.1mph</b> @ 21:13:11 (1s) <b>30.4mph</b> @ 21:13:13 (3s) <b>22.8mph</b> @ 21:13:16 (60s) <b>20.5mph</b> @ 21:13:35 (300s)	<b>13.2mph</b> at 21:13:01 <b>13.3mph</b> @ 21:13:02 (1s) <b>13.8mph</b> @ 21:13:03 (3s) <b>21.0mph</b> @ 21:13:34 (60s) <b>20.0mph</b> @ 21:12:35 (300s)	1327 / 21.0mph
2022-01-29 04:12:52	988.12mb	12.11V	17.6°F 95%	26.0°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>36.2mph</b> at	<b>8.6mph</b> at	5575 / 17.2mph	<b>39.2mph</b> at	<b>7.4mph</b> at	810 / 17.2mph	<b>32.7mph</b> at	<b>12.1mph</b> at	1353 / 17.2mph

PM EST <b>2022-01-29</b> <b>04:11:35</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>04:12:35</b> PM EST (60s)						21:12:24 <b>35.9mph</b> @ 21:12:23 (0.1s) <b>33.9mph</b> @ 21:12:24 (1s) <b>31.0mph</b> @ 21:12:26 (3s) <b>21.6mph</b> @ 21:11:55 (60s) <b>19.3mph</b> @ 21:12:34 (300s)	21:12:07 <b>9.1mph</b> @ 21:12:07 (1s) <b>9.6mph</b> @ 21:12:07 (3s) <b>19.2mph</b> @ 21:12:22 (60s) <b>18.6mph</b> @ 21:11:35 (300s)	20.6mph	21:12:24 <b>40.9mph</b> @ 21:12:24 (NoQC) <b>36.9mph</b> @ 21:12:24 (1s) <b>35.0mph</b> @ 21:12:24 (1s) <b>30.0mph</b> @ 21:12:26 (3s) <b>20.7mph</b> @ 21:11:56 (60s) <b>18.7mph</b> @ 21:12:34 (300s)	21:11:59 <b>8.3mph</b> @ 21:11:59 (1s) <b>9.7mph</b> @ 21:12:06 (3s) <b>18.0mph</b> @ 21:12:11 (60s) <b>20.2mph</b> @ 21:11:35 (300s)	19.2mph	21:12:24 <b>31.6mph</b> @ 21:12:25 (1s) <b>30.3mph</b> @ 21:12:26 (2s) <b>22.1mph</b> @ 21:11:57 (60s) <b>20.1mph</b> @ 21:12:34 (300s)	21:12:08 <b>12.3mph</b> @ 21:12:09 (1s) <b>12.4mph</b> @ 21:12:10 (3s) <b>20.2mph</b> @ 21:12:12 (60s) <b>19.3mph</b> @ 21:11:35 (300s)	21.4mph
2022-01-29 04:11:52 PM EST <b>2022-01-29</b> <b>04:10:35</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>04:11:35</b> PM EST (60s)	987.83mb	12.12V	17.6°F 95%	25.9°F	<b>N</b> (350°)	<b>35.5mph</b> at 21:11:02 <b>35.3mph</b> @ 21:11:02 (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 21:11:01 (1s) <b>32.2mph</b> @ 21:11:02 (3s) <b>20.0mph</b> @ 21:11:05 (60s) <b>19.2mph</b> @ 21:11:06 (300s)	<b>10.5mph</b> at 21:10:38 <b>11.7mph</b> @ 21:10:38 (1s) <b>12.8mph</b> @ 21:10:40 (3s) <b>16.3mph</b> @ 21:10:40 (60s) <b>18.6mph</b> @ 21:11:30 (300s)	5381 / 19.9mph	<b>35.7mph</b> at 21:11:01 <b>37.8mph</b> @ 21:11:01 (NoQC) <b>34.1mph</b> @ 21:11:01 (1s) <b>33.7mph</b> @ 21:11:01 (1s) <b>30.7mph</b> @ 21:11:03 (60s) <b>19.4mph</b> @ 21:11:05 (60s) <b>18.7mph</b> @ 21:11:06 (300s)	<b>8.6mph</b> at 21:11:13 <b>9.8mph</b> @ 21:11:14 (1s) <b>12.8mph</b> @ 21:10:55 (3s) <b>16.1mph</b> @ 21:10:39 (60s) <b>18.1mph</b> @ 21:11:29 (300s)	814 / 19.3mph	<b>31.4mph</b> at 21:11:01 <b>30.9mph</b> @ 21:11:01 (1s) <b>30.1mph</b> @ 21:11:03 (3s) <b>20.7mph</b> @ 21:11:06 (60s) <b>19.1mph</b> @ 21:11:06 (300s)	<b>13.0mph</b> at 21:11:14 <b>13.2mph</b> @ 21:11:14 (1s) <b>14.4mph</b> @ 21:11:15 (3s) <b>17.8mph</b> @ 21:10:41 (60s) <b>19.2mph</b> @ 21:11:29 (300s)	1286 / 20.4mph
2022-01-29 04:10:52 PM EST <b>2022-01-29</b> <b>04:09:34</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>04:10:34</b> PM EST (60s)	988.21mb	12.12V	17.6°F 95%	25.9°F	<b>NNW</b> (344°)	<b>31.5mph</b> at 21:10:18 <b>31.3mph</b> @ 21:10:18 (0.1s) <b>29.4mph</b> @ 21:10:15 (1s) <b>26.0mph</b> @ 21:10:13 (3s) <b>22.4mph</b> @ 21:09:38 (60s) <b>19.0mph</b> @ 21:10:25 (300s)	<b>6.0mph</b> at 21:09:53 <b>6.2mph</b> @ 21:09:53 (1s) <b>6.9mph</b> @ 21:09:50 (3s) <b>16.4mph</b> @ 21:10:31 (60s) <b>18.3mph</b> @ 21:09:56 (300s)	4466 / 16.6mph	<b>31.2mph</b> at 21:10:18 <b>32.9mph</b> @ 21:10:18 (NoQC) <b>29.9mph</b> @ 21:10:18 (1s) <b>29.0mph</b> @ 21:10:12 (1s) <b>26.6mph</b> @ 21:10:13 (3s) <b>22.0mph</b> @ 21:09:38 (60s) <b>18.5mph</b> @ 21:10:25 (300s)	<b>4.6mph</b> at 21:09:48 <b>5.0mph</b> @ 21:09:49 (1s) <b>5.5mph</b> @ 21:09:50 (3s) <b>16.2mph</b> @ 21:10:33 (60s) <b>17.8mph</b> @ 21:09:56 (300s)	687 / 16.3mph	<b>27.9mph</b> at 21:10:18 <b>27.3mph</b> @ 21:10:19 (1s) <b>25.9mph</b> @ 21:10:14 (3s) <b>22.7mph</b> @ 21:09:39 (60s) <b>18.8mph</b> @ 21:10:26 (300s)	<b>9.1mph</b> at 21:09:50 <b>9.3mph</b> @ 21:09:50 (1s) <b>9.9mph</b> @ 21:09:51 (3s) <b>17.9mph</b> @ 21:10:33 (60s) <b>18.8mph</b> @ 21:09:57 (300s)	1125 / 17.9mph
2022-01-29 04:09:52 PM EST <b>2022-01-29</b> <b>04:08:34</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>04:09:34</b> PM EST (60s)	988.09mb	12.12V	17.7°F 95%	25.9°F	<b>NNW</b> (341°)	<b>40.7mph</b> at 21:09:04 <b>40.4mph</b> @ 21:09:04 (0.1s) <b>38.9mph</b> @ 21:09:05 (1s) <b>37.1mph</b> @ 21:09:05 (3s) <b>21.7mph</b> @ 21:09:33 (60s) <b>18.5mph</b> @ 21:09:32 (300s)	<b>10.2mph</b> at 21:08:37 <b>11.1mph</b> @ 21:08:37 (1s) <b>12.0mph</b> @ 21:08:39 (3s) <b>17.8mph</b> @ 21:08:43 (60s) <b>17.7mph</b> @ 21:08:57 (300s)	5878 / 21.7mph	<b>39.9mph</b> at 21:09:04 <b>43.4mph</b> @ 21:09:04 (NoQC) <b>39.0mph</b> @ 21:09:04 (1s) <b>36.6mph</b> @ 21:09:04 (3s) <b>36.5mph</b> @ 21:09:04 (60s) <b>21.4mph</b> @ 21:09:34 (60s) <b>18.0mph</b> @ 21:09:33 (300s)	<b>8.9mph</b> at 21:08:35 <b>10.1mph</b> @ 21:08:35 (1s) <b>11.8mph</b> @ 21:08:37 (3s) <b>17.5mph</b> @ 21:08:38 (60s) <b>17.1mph</b> @ 21:09:01 (300s)	905 / 21.4mph	<b>35.1mph</b> at 21:09:05 <b>34.2mph</b> @ 21:09:05 (1s) <b>33.6mph</b> @ 21:09:05 (3s) <b>22.0mph</b> @ 21:09:33 (60s) <b>18.9mph</b> @ 21:09:33 (300s)	<b>11.9mph</b> at 21:08:37 <b>12.1mph</b> @ 21:08:37 (1s) <b>12.6mph</b> @ 21:08:38 (3s) <b>18.2mph</b> @ 21:08:39 (60s) <b>18.2mph</b> @ 21:09:01 (300s)	1388 / 22.0mph
2022-01-29 04:08:52 PM EST <b>2022-01-29</b> <b>04:07:34</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>04:08:34</b> PM EST (60s)	988.13mb	12.11V	17.6°F 95%	25.9°F	<b>NNW</b> (336°)	<b>30.7mph</b> at 21:07:50 <b>30.6mph</b> @ 21:07:50 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 21:07:50 (1s) <b>25.9mph</b> @ 21:07:52 (3s) <b>18.9mph</b> @ 21:08:13 (60s) <b>17.9mph</b> @ 21:08:27 (300s)	<b>7.4mph</b> at 21:08:31 <b>7.9mph</b> @ 21:08:31 (1s) <b>10.6mph</b> @ 21:08:31 (3s) <b>16.8mph</b> @ 21:07:36 (60s) <b>17.4mph</b> @ 21:07:49 (300s)	4830 / 17.9mph	<b>27.6mph</b> at 21:08:01 <b>29.3mph</b> @ 21:08:24 (NoQC) <b>26.0mph</b> @ 21:08:02 (1s) <b>24.4mph</b> @ 21:08:03 (3s) <b>18.6mph</b> @ 21:08:13 (60s) <b>17.3mph</b> @ 21:08:27 (300s)	<b>8.1mph</b> at 21:08:31 <b>9.2mph</b> @ 21:08:31 (1s) <b>11.5mph</b> @ 21:08:32 (3s) <b>16.2mph</b> @ 21:07:37 (60s) <b>16.9mph</b> @ 21:07:51 (300s)	744 / 17.6mph	<b>25.5mph</b> at 21:07:51 <b>25.0mph</b> @ 21:07:52 (1s) <b>23.9mph</b> @ 21:07:53 (3s) <b>19.1mph</b> @ 21:08:15 (60s) <b>18.3mph</b> @ 21:08:30 (300s)	<b>12.2mph</b> at 21:07:36 <b>12.3mph</b> @ 21:07:36 (1s) <b>12.6mph</b> @ 21:07:37 (3s) <b>17.4mph</b> @ 21:07:37 (60s) <b>17.8mph</b> @ 21:07:50 (300s)	1147 / 18.3mph
2022-01-29 04:07:52 PM EST <b>2022-01-29</b> <b>04:06:34</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>04:07:34</b> PM EST (60s)	988.05mb	12.13V	17.6°F 95%	25.9°F	<b>N</b> (349°)	<b>38.0mph</b> at 21:07:17 <b>37.9mph</b> @ 21:07:17 (0.1s) <b>34.6mph</b> @ 21:07:17 (1s) <b>31.0mph</b> @ 21:07:18 (3s) <b>21.6mph</b> @ 21:06:35 (60s) <b>18.7mph</b> @ 21:06:34 (300s)	<b>8.4mph</b> at 21:06:45 <b>8.7mph</b> @ 21:06:45 (1s) <b>9.2mph</b> @ 21:06:47 (3s) <b>17.1mph</b> @ 21:07:34 (60s) <b>17.7mph</b> @ 21:07:34 (300s)	4603 / 17.1mph	<b>35.1mph</b> at 21:07:17 <b>38.8mph</b> @ 21:07:17 (NoQC) <b>34.8mph</b> @ 21:07:17 (0.1s) <b>32.3mph</b> @ 21:07:17 (1s) <b>28.0mph</b> @ 21:07:18 (3s) <b>20.7mph</b> @ 21:06:35 (60s) <b>18.0mph</b> @ 21:06:36 (300s)	<b>8.5mph</b> at 21:06:48 <b>9.2mph</b> @ 21:06:48 (1s) <b>9.9mph</b> @ 21:06:49 (3s) <b>16.4mph</b> @ 21:07:33 (60s) <b>17.1mph</b> @ 21:07:15 (300s)	691 / 16.4mph	<b>33.4mph</b> at 21:07:17 <b>32.5mph</b> @ 21:07:17 (1s) <b>29.7mph</b> @ 21:07:18 (3s) <b>21.8mph</b> @ 21:06:34 (60s) <b>18.2mph</b> @ 21:06:34 (300s)	<b>10.3mph</b> at 21:06:47 <b>10.4mph</b> @ 21:06:48 (1s) <b>10.6mph</b> @ 21:06:49 (3s) <b>17.8mph</b> @ 21:07:34 (60s) <b>18.2mph</b> @ 21:07:15 (300s)	1114 / 17.8mph

2022-01-29 04:06:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:05:34 PM EST to 2022-01-29 04:06:34 PM EST (60s)</b>	988.07mb	12.10V	17.6°F 95%	25.9°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>34.5mph</b> at 21:06:23 <b>34.3mph</b> (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 21:06:24 (1s) <b>31.6mph</b> @ 21:06:25 (3s) <b>21.7mph</b> @ 21:06:32 (60s) <b>18.8mph</b> @ 21:06:25 (300s)	<b>11.5mph</b> at 21:05:43 <b>12.1mph</b> @ 21:05:43 (1s) <b>13.6mph</b> @ 21:05:43 (1s) <b>14.0mph</b> @ 21:05:44 (1s) <b>17.9mph</b> @ 21:06:05 (300s)	5846 / 21.6mph	<b>34.9mph</b> at 21:06:24 <b>37.6mph</b> @ 21:06:18 (NoQC) <b>33.9mph</b> @ 21:06:23 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 21:06:24 (1s) <b>31.3mph</b> @ 21:06:24 (3s) <b>20.8mph</b> @ 21:06:32 (60s) <b>18.2mph</b> @ 21:06:26 (300s)	<b>9.8mph</b> at 21:05:56 <b>11.3mph</b> @ 21:05:56 (1s) <b>12.5mph</b> @ 21:05:57 (3s) <b>13.6mph</b> @ 21:05:34 (60s) <b>17.3mph</b> @ 21:06:04 (300s)	878 / 20.8mph	<b>31.6mph</b> at 21:06:24 <b>31.0mph</b> @ 21:06:24 (1s) <b>29.7mph</b> @ 21:06:25 (3s) <b>21.8mph</b> @ 21:06:32 (60s) <b>19.2mph</b> @ 21:06:27 (300s)	<b>14.0mph</b> at 21:05:59 <b>14.3mph</b> @ 21:05:59 (1s) <b>14.6mph</b> @ 21:05:43 (3s) <b>15.0mph</b> @ 21:05:35 (60s) <b>18.4mph</b> @ 21:06:00 (300s)	1375 / 21.8mph
2022-01-29 04:05:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:04:34 PM EST to 2022-01-29 04:05:34 PM EST (60s)</b>	988.00mb	12.11V	17.6°F 95%	25.8°F	<b>N (352°)</b>	<b>23.6mph</b> at 21:04:34 <b>23.1mph</b> @ 21:04:34 (1s) <b>20.5mph</b> @ 21:04:35 (3s) <b>18.5mph</b> @ 21:04:34 (60s) <b>19.1mph</b> @ 21:05:10 (300s)	<b>7.9mph</b> at 21:05:22 <b>8.2mph</b> @ 21:05:23 (1s) <b>8.6mph</b> @ 21:05:23 (3s) <b>13.9mph</b> @ 21:05:30 (60s) <b>18.4mph</b> @ 21:05:33 (300s)	3789 / 14.2mph	<b>24.5mph</b> at 21:04:59 <b>26.5mph</b> @ 21:05:00 (NoQC) <b>23.1mph</b> @ 21:05:00 (1s) <b>19.4mph</b> @ 21:05:02 (1s) <b>17.9mph</b> @ 21:04:35 (60s) <b>18.5mph</b> @ 21:05:10 (300s)	<b>6.4mph</b> at 21:05:24 <b>6.9mph</b> @ 21:05:24 (1s) <b>7.3mph</b> @ 21:05:24 (3s) <b>13.4mph</b> @ 21:05:29 (60s) <b>17.9mph</b> @ 21:05:33 (300s)	574 / 13.7mph	<b>21.1mph</b> at 21:05:33 <b>20.5mph</b> @ 21:05:33 (1s) <b>18.7mph</b> @ 21:05:33 (3s) <b>18.7mph</b> @ 21:04:35 (60s) <b>19.5mph</b> @ 21:05:13 (300s)	<b>9.9mph</b> at 21:05:24 <b>10.1mph</b> @ 21:05:25 (1s) <b>10.6mph</b> @ 21:05:25 (3s) <b>14.8mph</b> @ 21:05:30 (60s) <b>18.9mph</b> @ 21:05:33 (300s)	933 / 15.0mph
2022-01-29 04:04:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:03:34 PM EST to 2022-01-29 04:04:34 PM EST (60s)</b>	988.02mb	12.11V	17.6°F 95%	25.8°F	<b>NNW (338°)</b>	<b>34.0mph</b> at 21:03:55 <b>33.9mph</b> @ 21:03:55 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 21:03:55 (1s) <b>29.3mph</b> @ 21:03:57 (3s) <b>18.7mph</b> @ 21:04:29 (60s) <b>18.9mph</b> @ 21:04:20 (300s)	<b>9.8mph</b> at 21:04:31 <b>10.2mph</b> @ 21:04:32 (1s) <b>11.4mph</b> @ 21:04:24 (3s) <b>16.4mph</b> @ 21:03:47 (60s) <b>18.2mph</b> @ 21:03:37 (300s)	4974 / 18.4mph	<b>35.8mph</b> at 21:03:48 <b>38.7mph</b> @ 21:03:54 (NoQC) <b>35.1mph</b> @ 21:03:54 (1s) <b>32.0mph</b> @ 21:03:55 (1s) <b>28.8mph</b> @ 21:03:56 (60s) <b>18.8mph</b> @ 21:04:10 (60s) <b>18.3mph</b> @ 21:04:04 (300s)	<b>8.8mph</b> at 21:04:31 <b>9.7mph</b> @ 21:04:32 (1s) <b>11.1mph</b> @ 21:04:24 (3s) <b>16.2mph</b> @ 21:03:47 (60s) <b>17.5mph</b> @ 21:03:35 (300s)	753 / 17.9mph	<b>29.9mph</b> at 21:03:55 <b>29.2mph</b> @ 21:03:56 (1s) <b>27.9mph</b> @ 21:03:57 (3s) <b>19.1mph</b> @ 21:04:12 (60s) <b>19.3mph</b> @ 21:04:05 (300s)	<b>12.9mph</b> at 21:04:24 <b>13.2mph</b> @ 21:04:24 (1s) <b>13.8mph</b> @ 21:04:25 (3s) <b>16.9mph</b> @ 21:03:48 (60s) <b>18.6mph</b> @ 21:03:38 (300s)	1174 / 18.7mph
2022-01-29 04:03:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:02:34 PM EST to 2022-01-29 04:03:34 PM EST (60s)</b>	987.96mb	12.14V	17.5°F 95%	25.8°F	<b>NNW (345°)</b>	<b>29.7mph</b> at 21:02:45 <b>29.6mph</b> @ 21:02:45 (0.1s) <b>30.8mph</b> @ 21:02:34 (1s) <b>28.7mph</b> @ 21:02:34 (3s) <b>23.5mph</b> @ 21:02:54 (60s) <b>18.9mph</b> @ 21:02:50 (300s)	<b>9.4mph</b> at 21:03:21 <b>10.1mph</b> @ 21:03:21 (1s) <b>12.2mph</b> @ 21:03:22 (3s) <b>17.2mph</b> @ 21:03:33 (60s) <b>18.2mph</b> @ 21:03:30 (300s)	4643 / 17.2mph	<b>30.3mph</b> at 21:02:45 <b>32.4mph</b> @ 21:02:45 (NoQC) <b>29.6mph</b> @ 21:02:45 (1s) <b>26.6mph</b> @ 21:02:45 (1s) <b>25.1mph</b> @ 21:02:34 (60s) <b>22.1mph</b> @ 21:02:51 (60s) <b>18.0mph</b> @ 21:02:50 (300s)	<b>9.2mph</b> at 21:03:09 <b>10.2mph</b> @ 21:03:09 (1s) <b>11.5mph</b> @ 21:03:09 (3s) <b>17.1mph</b> @ 21:03:34 (60s) <b>17.4mph</b> @ 21:03:12 (300s)	723 / 17.2mph	<b>27.6mph</b> at 21:02:34 <b>28.7mph</b> @ 21:02:34 (1s) <b>27.8mph</b> @ 21:02:34 (3s) <b>23.7mph</b> @ 21:02:54 (60s) <b>19.2mph</b> @ 21:02:50 (300s)	<b>13.2mph</b> at 21:03:09 <b>13.3mph</b> @ 21:03:09 (1s) <b>13.6mph</b> @ 21:03:10 (3s) <b>17.8mph</b> @ 21:03:33 (60s) <b>18.6mph</b> @ 21:03:31 (300s)	1121 / 17.9mph
2022-01-29 04:02:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:01:34 PM EST to 2022-01-29 04:02:34 PM EST (60s)</b>	987.74mb	12.12V	17.5°F 95%	25.8°F	<b>NNW (347°)</b>	<b>41.2mph</b> at 21:02:03 <b>40.7mph</b> @ 21:02:03 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 21:02:02 (1s) <b>34.5mph</b> @ 21:02:02 (3s) <b>22.9mph</b> @ 21:02:19 (60s) <b>18.6mph</b> @ 21:02:33 (300s)	<b>10.5mph</b> at 21:01:47 <b>11.0mph</b> @ 21:01:47 (1s) <b>12.5mph</b> @ 21:01:48 (3s) <b>17.8mph</b> @ 21:01:54 (60s) <b>17.5mph</b> @ 21:01:39 (300s)	5954 / 22.0mph	<b>37.1mph</b> at 21:02:02 <b>42.4mph</b> @ 21:02:02 (NoQC) <b>38.3mph</b> @ 21:02:02 (0.1s) <b>37.2mph</b> @ 21:02:02 (1s) <b>32.6mph</b> @ 21:02:02 (3s) <b>22.1mph</b> @ 21:02:19 (60s) <b>17.8mph</b> @ 21:02:21 (300s)	<b>9.2mph</b> at 21:01:47 <b>10.1mph</b> @ 21:01:47 (1s) <b>11.8mph</b> @ 21:01:48 (3s) <b>17.6mph</b> @ 21:01:54 (60s) <b>16.8mph</b> @ 21:01:35 (300s)	877 / 20.7mph	<b>37.5mph</b> at 21:02:02 <b>36.7mph</b> @ 21:02:02 (1s) <b>34.5mph</b> @ 21:02:04 (3s) <b>23.0mph</b> @ 21:02:20 (60s) <b>18.9mph</b> @ 21:02:33 (300s)	<b>13.8mph</b> at 21:01:47 <b>14.0mph</b> @ 21:01:48 (1s) <b>14.7mph</b> @ 21:01:48 (3s) <b>18.2mph</b> @ 21:01:54 (60s) <b>17.9mph</b> @ 21:01:41 (300s)	1400 / 22.2mph
2022-01-29 04:01:52 PM EST  <b>2022-01-29 04:00:34 PM EST to 2022-01-29 04:01:34 PM EST (60s)</b>	988.00mb	12.11V	17.5°F 95%	25.8°F	<b>N (349°)</b>	<b>33.4mph</b> at 21:00:42 <b>33.3mph</b> @ 21:00:42 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 21:00:52 (1s) <b>29.2mph</b> @ 21:00:52 (3s) <b>21.0mph</b> @ 21:01:09 (60s) <b>17.6mph</b> @ 21:01:33 (300s)	<b>6.4mph</b> at 21:01:14 <b>6.6mph</b> @ 21:01:15 (1s) <b>7.2mph</b> @ 21:01:16 (3s) <b>16.2mph</b> @ 21:00:34 (60s) <b>16.6mph</b> @ 21:00:34 (300s)	5503 / 20.3mph	<b>34.4mph</b> at 21:00:50 <b>37.2mph</b> @ 21:00:50 (NoQC) <b>33.6mph</b> @ 21:00:50 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 21:00:51 (1s) <b>29.3mph</b> @ 21:00:52 (3s) <b>21.1mph</b> @ 21:01:10 (60s) <b>16.8mph</b> @ 21:01:33 (300s)	<b>6.1mph</b> at 21:01:14 <b>6.7mph</b> @ 21:01:14 (1s) <b>7.0mph</b> @ 21:01:15 (3s) <b>15.2mph</b> @ 21:00:34 (60s) <b>15.6mph</b> @ 21:00:34 (300s)	851 / 20.1mph	<b>30.1mph</b> at 21:00:51 <b>29.5mph</b> @ 21:00:51 (1s) <b>28.5mph</b> @ 21:00:52 (3s) <b>21.7mph</b> @ 21:01:11 (60s) <b>17.9mph</b> @ 21:01:33 (300s)	<b>9.0mph</b> at 21:01:15 <b>9.1mph</b> @ 21:01:15 (1s) <b>9.6mph</b> @ 21:01:16 (3s) <b>16.5mph</b> @ 21:00:34 (60s) <b>16.8mph</b> @ 21:00:34 (300s)	1313 / 20.8mph

2022-01-29 04:00:52 PM EST  <b>2022-01-29 03:59:49 PM EST to 2022-01-29 04:00:49 PM EST (60s)</b>	987.72mb	12.12V	17.5°F 95%	25.8°F	<b>NNW (342°)</b>	<b>37.4mph</b> at 21:00:34 <b>37.3mph</b> @ 21:00:34 <b>33.9mph</b> @ 21:00:34 (1s) <b>29.3mph</b> @ 21:00:36 (3s) <b>16.2mph</b> @ 21:00:48 (60s) <b>17.0mph</b> @ 20:59:49 (300s)	<b>8.4mph</b> at 21:00:23 <b>9.1mph</b> @ 21:00:23 (1s) <b>9.5mph</b> @ 21:00:17 (3s) <b>14.0mph</b> @ 21:00:29 (60s) <b>16.2mph</b> @ 21:00:29 (300s)	4358 / 16.2mph	<b>37.8mph</b> at 21:00:34 <b>42.8mph</b> @ 21:00:33 (NoQC) <b>38.5mph</b> @ 21:00:33 (0.1s) <b>34.2mph</b> @ 21:00:34 (1s) <b>30.9mph</b> @ 21:00:36 (3s) <b>15.2mph</b> @ 21:00:49 (60s) <b>16.1mph</b> @ 20:59:49 (300s)	<b>6.7mph</b> at 21:00:22 <b>7.7mph</b> @ 21:00:23 (1s) <b>8.5mph</b> @ 21:00:24 (3s) <b>12.5mph</b> @ 21:00:28 (60s) <b>15.2mph</b> @ 21:00:29 (300s)	640 / 15.2mph	<b>32.1mph</b> at 21:00:34 <b>30.4mph</b> @ 21:00:35 (1s) <b>29.3mph</b> @ 21:00:36 (3s) <b>16.4mph</b> @ 21:00:49 (60s) <b>17.3mph</b> @ 20:59:49 (300s)	<b>9.6mph</b> at 21:00:18 <b>9.8mph</b> @ 21:00:18 (1s) <b>10.3mph</b> @ 21:00:18 (3s) <b>14.0mph</b> @ 21:00:29 (60s) <b>15.5mph</b> @ 21:00:30 (300s)	1029 / 16.5mph
2022-01-29 03:59:52 PM EST  <b>2022-01-29 03:58:49 PM EST to 2022-01-29 03:59:49 PM EST (60s)</b>	988.00mb	12.12V	17.4°F 95%	25.7°F	<b>NNW (346°)</b>	<b>29.7mph</b> at 20:59:20 <b>29.6mph</b> @ 20:59:20 (0.1s) <b>27.7mph</b> @ 20:59:20 (1s) <b>24.8mph</b> @ 20:59:22 (3s) <b>19.1mph</b> @ 20:58:54 (60s) <b>17.5mph</b> @ 20:58:54 (300s)	<b>7.2mph</b> at 20:59:03 <b>7.5mph</b> @ 20:59:03 (1s) <b>8.2mph</b> @ 20:59:04 (3s) <b>15.3mph</b> @ 20:59:46 (60s) <b>16.8mph</b> @ 20:59:35 (300s)	4153 / 15.5mph	<b>25.9mph</b> at 20:59:21 <b>27.7mph</b> @ 20:59:20 (0.1s) <b>24.4mph</b> @ 20:59:20 (1s) <b>23.1mph</b> @ 20:59:22 (3s) <b>18.4mph</b> @ 20:58:50 (60s) <b>16.9mph</b> @ 20:58:49 (300s)	<b>7.4mph</b> at 20:59:03 <b>8.0mph</b> @ 20:59:03 (1s) <b>9.0mph</b> @ 20:59:04 (3s) <b>14.5mph</b> @ 20:59:47 (60s) <b>16.1mph</b> @ 20:59:35 (300s)	612 / 14.6mph	<b>24.0mph</b> at 20:59:21 <b>23.7mph</b> @ 20:58:21 (1s) <b>22.9mph</b> @ 20:59:23 (3s) <b>19.4mph</b> @ 20:59:00 (60s) <b>18.0mph</b> @ 20:58:49 (300s)	<b>10.4mph</b> at 20:59:04 <b>10.6mph</b> @ 20:59:04 (1s) <b>11.1mph</b> @ 20:59:05 (3s) <b>15.7mph</b> @ 20:59:48 (60s) <b>17.2mph</b> @ 20:59:36 (300s)	984 / 15.8mph
2022-01-29 03:58:52 PM EST  <b>2022-01-29 03:57:49 PM EST to 2022-01-29 03:58:49 PM EST (60s)</b>	988.06mb	12.12V	17.4°F 95%	25.7°F	<b>NNW (340°)</b>	<b>38.0mph</b> at 20:58:16 <b>37.9mph</b> @ 20:58:17 (0.1s) <b>34.2mph</b> @ 20:58:17 (1s) <b>32.2mph</b> @ 20:58:19 (3s) <b>19.8mph</b> @ 20:58:24 (60s) <b>18.2mph</b> @ 20:58:22 (300s)	<b>9.9mph</b> at 20:58:40 <b>10.4mph</b> @ 20:58:40 (1s) <b>12.9mph</b> @ 20:58:41 (3s) <b>16.7mph</b> @ 20:57:57 (60s) <b>17.5mph</b> @ 20:58:48 (300s)	5135 / 19.0mph	<b>34.0mph</b> at 20:58:17 <b>38.5mph</b> @ 20:58:16 (NoQC) <b>34.8mph</b> @ 20:58:17 (1s) <b>32.4mph</b> @ 20:58:17 (3s) <b>30.8mph</b> @ 20:58:19 (60s) <b>19.4mph</b> @ 20:58:24 (60s) <b>17.7mph</b> @ 20:58:22 (300s)	<b>8.2mph</b> at 20:58:40 <b>9.5mph</b> @ 20:58:40 (1s) <b>12.0mph</b> @ 20:58:41 (3s) <b>15.9mph</b> @ 20:57:49 (60s) <b>16.9mph</b> @ 20:58:49 (300s)	776 / 18.4mph	<b>31.0mph</b> at 20:58:18 <b>30.3mph</b> @ 20:58:18 (1s) <b>29.7mph</b> @ 20:58:19 (3s) <b>20.1mph</b> @ 20:58:26 (60s) <b>18.6mph</b> @ 20:58:22 (300s)	<b>12.9mph</b> at 20:58:00 <b>13.1mph</b> @ 20:58:00 (1s) <b>13.7mph</b> @ 20:58:00 (3s) <b>17.1mph</b> @ 20:57:49 (60s) <b>18.0mph</b> @ 20:58:48 (300s)	1210 / 19.3mph
2022-01-29 03:57:52 PM EST  <b>2022-01-29 03:56:49 PM EST to 2022-01-29 03:57:49 PM EST (60s)</b>	987.88mb	12.13V	17.3°F 95%	25.8°F	<b>NNW (342°)</b>	<b>28.4mph</b> at 20:57:44 <b>25.5mph</b> @ 20:57:26 (1s) <b>23.3mph</b> @ 20:57:28 (3s) <b>16.9mph</b> @ 20:57:48 (60s) <b>18.7mph</b> @ 20:56:49 (300s)	<b>8.4mph</b> at 20:57:00 <b>9.0mph</b> @ 20:57:00 (1s) <b>10.5mph</b> @ 20:57:01 (3s) <b>14.9mph</b> @ 20:57:04 (60s) <b>17.6mph</b> @ 20:57:38 (300s)	4558 / 16.9mph	<b>26.0mph</b> at 20:57:26 <b>28.7mph</b> @ 20:57:44 (NoQC) <b>24.5mph</b> @ 20:57:26 (1s) <b>22.8mph</b> @ 20:57:47 (3s) <b>15.9mph</b> @ 20:57:49 (60s) <b>18.2mph</b> @ 20:56:49 (300s)	<b>7.7mph</b> at 20:57:00 <b>8.6mph</b> @ 20:57:00 (1s) <b>10.2mph</b> @ 20:57:00 (3s) <b>13.5mph</b> @ 20:57:04 (60s) <b>17.1mph</b> @ 20:57:38 (300s)	668 / 15.9mph	<b>25.2mph</b> at 20:57:45 <b>24.4mph</b> @ 20:57:45 (1s) <b>23.3mph</b> @ 20:57:47 (3s) <b>17.1mph</b> @ 20:57:48 (60s) <b>18.1mph</b> @ 20:56:49 (300s)	<b>10.8mph</b> at 20:57:00 <b>11.1mph</b> @ 20:57:00 (1s) <b>11.6mph</b> @ 20:57:01 (3s) <b>15.3mph</b> @ 20:57:04 (60s) <b>18.1mph</b> @ 20:57:38 (300s)	1071 / 17.1mph
2022-01-29 03:56:52 PM EST  <b>2022-01-29 03:55:49 PM EST to 2022-01-29 03:56:49 PM EST (60s)</b>	988.05mb	12.13V	17.3°F 95%	25.7°F	<b>NNW (347°)</b>	<b>25.5mph</b> at 20:56:37 <b>23.6mph</b> @ 20:56:38 (1s) <b>21.9mph</b> @ 20:56:39 (3s) <b>18.1mph</b> @ 20:55:49 (60s) <b>20.5mph</b> @ 20:55:52 (300s)	<b>7.6mph</b> at 20:56:17 <b>8.2mph</b> @ 20:56:17 (1s) <b>9.6mph</b> @ 20:56:10 (3s) <b>15.0mph</b> @ 20:56:36 (60s) <b>18.7mph</b> @ 20:56:49 (300s)	4084 / 15.2mph	<b>24.9mph</b> at 20:55:57 <b>25.8mph</b> @ 20:55:57 (NoQC) <b>21.5mph</b> @ 20:55:58 (1s) <b>19.9mph</b> @ 20:56:39 (3s) <b>17.8mph</b> @ 20:55:49 (60s) <b>20.2mph</b> @ 20:55:49 (300s)	<b>6.4mph</b> at 20:56:07 <b>7.0mph</b> @ 20:56:07 (1s) <b>8.1mph</b> @ 20:56:08 (3s) <b>14.0mph</b> @ 20:56:48 (60s) <b>18.2mph</b> @ 20:56:49 (300s)	589 / 14.0mph	<b>20.7mph</b> at 20:56:39 <b>20.3mph</b> @ 20:56:39 (1s) <b>19.9mph</b> @ 20:56:40 (3s) <b>18.8mph</b> @ 20:55:49 (60s) <b>21.0mph</b> @ 20:55:52 (300s)	<b>10.3mph</b> at 20:56:09 <b>10.5mph</b> @ 20:56:09 (1s) <b>10.8mph</b> @ 20:56:10 (3s) <b>15.6mph</b> @ 20:56:37 (60s) <b>19.2mph</b> @ 20:56:48 (300s)	976 / 15.7mph
2022-01-29 03:55:52 PM EST  <b>2022-01-29 03:54:49 PM EST to 2022-01-29 03:55:49 PM EST (60s)</b>	987.99mb	12.14V	17.3°F 95%	25.7°F	<b>NNW (342°)</b>	<b>30.5mph</b> at 20:55:05 <b>30.4mph</b> @ 20:55:05 (0.1s) <b>26.2mph</b> @ 20:55:05 (1s) <b>23.9mph</b> @ 20:55:06 (3s) <b>18.2mph</b> @ 20:55:47 (60s) <b>21.0mph</b> @ 20:54:51 (300s)	<b>10.3mph</b> at 20:55:35 <b>10.9mph</b> @ 20:54:54 (1s) <b>13.2mph</b> @ 20:55:36 (3s) <b>17.0mph</b> @ 20:55:14 (60s) <b>20.3mph</b> @ 20:55:40 (300s)	4902 / 18.2mph	<b>27.9mph</b> at 20:55:05 <b>31.4mph</b> @ 20:55:05 (NoQC) <b>28.5mph</b> @ 20:55:05 (0.1s) <b>25.1mph</b> @ 20:55:05 (3s) <b>23.7mph</b> @ 20:55:06 (60s) <b>18.4mph</b> @ 20:54:56 (60s) <b>20.7mph</b> @ 20:54:51 (300s)	<b>9.1mph</b> at 20:55:34 <b>9.9mph</b> @ 20:55:35 (1s) <b>12.4mph</b> @ 20:55:36 (3s) <b>17.3mph</b> @ 20:55:14 (60s) <b>20.0mph</b> @ 20:55:37 (300s)	755 / 17.9mph	<b>25.2mph</b> at 20:55:05 <b>24.2mph</b> @ 20:55:06 (1s) <b>23.1mph</b> @ 20:55:11 (3s) <b>19.0mph</b> @ 20:54:49 (60s) <b>21.5mph</b> @ 20:54:49 (300s)	<b>14.0mph</b> at 20:55:37 <b>14.5mph</b> @ 20:55:37 (1s) <b>14.7mph</b> @ 20:55:37 (3s) <b>18.0mph</b> @ 20:55:14 (60s) <b>20.9mph</b> @ 20:55:40 (300s)	1183 / 18.8mph
2022-01-29 03:54:52 PM EST	987.86mb	12.14V	17.3°F 95%	25.7°F	<b>NNW (346°)</b>	<b>32.3mph</b> at 20:53:58 <b>32.1mph</b> @ 20:53:58	<b>9.6mph</b> at 20:54:45 <b>10.6mph</b> @ 20:54:45	4896 / 18.1mph	<b>30.6mph</b> at 20:53:58 <b>34.5mph</b> @ 20:53:58	<b>9.8mph</b> at 20:53:54 <b>11.0mph</b> @ 20:53:54	775 / 18.4mph	<b>28.0mph</b> at 20:53:58 <b>27.4mph</b> @ 20:53:59	<b>11.9mph</b> at 20:54:45 <b>12.2mph</b> @ 20:54:45	1194 / 19.0mph

2022-01-29 03:53:49 PM EST to 2022-01-29 03:54:49 PM EST (60s)						(0.1s) 29.2mph @ 20:53:59 (1s) 27.9mph @ 20:53:59 (3s) 22.4mph @ 20:54:16 (60s) 21.5mph @ 20:54:11 (300s)	(1s) 11.3mph @ 20:54:45 (3s) 19.1mph @ 20:54:48 (60s) 20.9mph @ 20:54:47 (300s)		(NoQC) 31.3mph @ 20:53:58 (1s) 29.7mph @ 20:53:58 (1s) 27.2mph @ 20:53:59 (60s) 22.0mph @ 20:54:16 (60s) 21.1mph @ 20:54:11 (300s)	(1s) 12.0mph @ 20:54:44 (3s) 18.3mph @ 20:54:49 (60s) 20.7mph @ 20:54:48 (300s)		(1s) 25.6mph @ 20:54:00 (3s) 22.4mph @ 20:54:18 (60s) 21.9mph @ 20:54:12 (300s)	(1s) 12.8mph @ 20:54:45 (3s) 19.0mph @ 20:54:48 (60s) 21.5mph @ 20:54:48 (300s)	
2022-01-29 03:53:52 PM EST  2022-01-29 03:52:49 PM EST to 2022-01-29 03:53:49 PM EST (60s)	987.92mb	12.11V	17.3°F 95%	25.7°F	NNW (339°)	36.6mph at 20:53:27 36.4mph @ 20:53:27 (0.1s) 34.2mph @ 20:53:32 (1s) 32.4mph @ 20:53:27 (3s) 22.0mph @ 20:52:49 (60s) 21.4mph @ 20:53:40 (300s)	8.1mph at 20:53:06 8.6mph @ 20:53:06 (1s) 10.1mph @ 20:53:07 (3s) 18.2mph @ 20:53:22 (60s) 20.8mph @ 20:53:19 (300s)	5370 / 19.9mph	36.0mph at 20:53:27 38.6mph @ 20:53:27 (NoQC) 34.9mph @ 20:53:27 (1s) 33.9mph @ 20:53:32 (1s) 32.5mph @ 20:53:27 (60s) 21.4mph @ 20:52:49 (60s) 20.8mph @ 20:53:40 (300s)	7.3mph at 20:53:06 8.7mph @ 20:53:06 (1s) 10.4mph @ 20:53:07 (3s) 17.8mph @ 20:53:21 (60s) 20.2mph @ 20:53:16 (300s)	828 / 19.6mph	33.3mph at 20:53:27 32.5mph @ 20:53:27 (1s) 32.0mph @ 20:53:27 (3s) 22.4mph @ 20:52:49 (60s) 21.7mph @ 20:53:40 (300s)	12.1mph at 20:53:10 12.3mph @ 20:53:10 (1s) 13.0mph @ 20:53:11 (3s) 18.7mph @ 20:53:22 (60s) 21.2mph @ 20:53:19 (300s)	1284 / 20.4mph
2022-01-29 03:52:52 PM EST  2022-01-29 03:51:49 PM EST to 2022-01-29 03:52:49 PM EST (60s)	987.75mb	12.14V	17.3°F 95%	25.8°F	NNW (339°)	35.9mph at 20:52:18 35.7mph @ 20:52:18 (0.1s) 33.6mph @ 20:52:18 (1s) 30.0mph @ 20:52:20 (3s) 24.8mph @ 20:51:55 (60s) 21.2mph @ 20:52:32 (300s)	12.2mph at 20:52:04 13.6mph @ 20:52:44 (1s) 14.4mph @ 20:52:44 (3s) 22.0mph @ 20:52:45 (60s) 20.4mph @ 20:51:49 (300s)	5974 / 22.0mph	35.6mph at 20:52:18 39.2mph @ 20:52:18 (NoQC) 35.4mph @ 20:52:18 (1s) 34.2mph @ 20:52:18 (3s) 30.7mph @ 20:52:19 (60s) 24.4mph @ 20:51:54 (60s) 20.7mph @ 20:52:43 (300s)	11.3mph at 20:51:55 12.7mph @ 20:51:56 (1s) 15.0mph @ 20:52:44 (3s) 21.3mph @ 20:52:45 (60s) 19.8mph @ 20:51:49 (300s)	907 / 21.4mph	31.0mph at 20:52:18 30.4mph @ 20:52:19 (1s) 29.6mph @ 20:52:21 (3s) 25.0mph @ 20:51:55 (60s) 21.7mph @ 20:52:34 (300s)	14.1mph at 20:52:44 14.3mph @ 20:52:44 (1s) 15.1mph @ 20:52:44 (3s) 22.4mph @ 20:52:47 (60s) 20.8mph @ 20:51:49 (300s)	1420 / 22.5mph
2022-01-29 03:51:52 PM EST  2022-01-29 03:50:49 PM EST to 2022-01-29 03:51:49 PM EST (60s)	987.62mb	12.13V	17.3°F 95%	25.8°F	NNW (342°)	47.2mph at 20:50:58 46.9mph @ 20:50:58 (0.1s) 42.2mph @ 20:50:58 (1s) 40.7mph @ 20:51:00 (3s) 24.2mph @ 20:51:48 (60s) 20.4mph @ 20:51:48 (300s)	9.7mph at 20:51:18 10.1mph @ 20:51:19 (1s) 11.8mph @ 20:50:49 (3s) 20.2mph @ 20:50:55 (60s) 19.0mph @ 20:50:49 (300s)	6580 / 24.2mph	44.1mph at 20:51:02 49.5mph @ 20:50:59 (NoQC) 44.0mph @ 20:50:59 (1s) 41.7mph @ 20:51:00 (1s) 40.0mph @ 20:51:02 (3s) 23.9mph @ 20:51:49 (60s) 19.8mph @ 20:51:49 (300s)	9.6mph at 20:51:18 10.5mph @ 20:51:19 (1s) 11.6mph @ 20:51:19 (3s) 19.8mph @ 20:50:55 (60s) 18.5mph @ 20:50:49 (300s)	1015 / 23.9mph	42.3mph at 20:50:59 42.0mph @ 20:50:59 (0.1s) 41.3mph @ 20:51:00 (1s) 39.7mph @ 20:51:01 (3s) 24.4mph @ 20:51:48 (60s) 20.6mph @ 20:51:48 (300s)	13.4mph at 20:50:49 13.2mph @ 20:50:49 (1s) 13.3mph @ 20:50:49 (3s) 20.7mph @ 20:50:55 (60s) 19.6mph @ 20:50:49 (300s)	1547 / 24.4mph
2022-01-29 03:50:52 PM EST  2022-01-29 03:49:49 PM EST to 2022-01-29 03:50:49 PM EST (60s)	987.87mb	12.14V	17.3°F 95%	25.8°F	NNW (341°)	35.6mph at 20:50:19 35.5mph @ 20:50:19 (0.1s) 34.5mph @ 20:50:19 (1s) 31.5mph @ 20:50:21 (3s) 22.1mph @ 20:50:35 (60s) 19.0mph @ 20:50:46 (300s)	8.8mph at 20:50:47 9.5mph @ 20:50:47 (1s) 11.7mph @ 20:50:48 (3s) 19.3mph @ 20:50:17 (60s) 17.6mph @ 20:49:49 (300s)	5559 / 20.5mph	36.3mph at 20:50:19 38.1mph @ 20:50:19 (NoQC) 34.6mph @ 20:50:19 (1s) 33.8mph @ 20:50:19 (3s) 30.7mph @ 20:50:21 (60s) 22.1mph @ 20:50:35 (60s) 18.5mph @ 20:50:49 (300s)	6.1mph at 20:50:46 7.7mph @ 20:50:46 (1s) 10.1mph @ 20:50:48 (3s) 18.5mph @ 20:49:51 (60s) 17.0mph @ 20:49:53 (300s)	851 / 20.1mph	31.1mph at 20:50:19 30.4mph @ 20:50:20 (1s) 29.3mph @ 20:50:22 (3s) 22.4mph @ 20:50:37 (60s) 19.6mph @ 20:50:48 (300s)	12.5mph at 20:50:48 12.8mph @ 20:50:48 (1s) 12.5mph @ 20:50:49 (3s) 19.7mph @ 20:49:51 (60s) 18.1mph @ 20:49:49 (300s)	1327 / 21.0mph
2022-01-29 03:49:52 PM EST  2022-01-29 03:48:49 PM EST to 2022-01-29 03:49:49 PM EST (60s)	987.82mb	12.11V	17.3°F 95%	25.8°F	NNW (346°)	38.1mph at 20:49:38 37.8mph @ 20:49:38 (0.1s) 32.4mph @ 20:49:39 (1s) 30.3mph @ 20:49:16 (3s) 20.2mph @ 20:49:40 (60s) 17.6mph @ 20:49:48 (300s)	11.1mph at 20:49:33 11.2mph @ 20:49:34 (1s) 12.4mph @ 20:49:34 (3s) 18.7mph @ 20:49:01 (60s) 16.5mph @ 20:48:49 (300s)	5315 / 19.7mph	37.2mph at 20:49:38 39.5mph @ 20:49:38 (NoQC) 35.8mph @ 20:49:38 (0.1s) 31.5mph @ 20:49:39 (1s) 29.2mph @ 20:49:41 (3s) 19.4mph @ 20:48:49 (60s) 17.0mph @ 20:49:48 (300s)	9.6mph at 20:48:55 11.7mph @ 20:48:55 (1s) 12.5mph @ 20:49:34 (3s) 17.8mph @ 20:49:11 (60s) 16.1mph @ 20:48:55 (300s)	788 / 18.7mph	30.5mph at 20:49:16 30.0mph @ 20:49:16 (1s) 29.0mph @ 20:49:17 (3s) 20.2mph @ 20:49:23 (60s) 18.1mph @ 20:48:48 (300s)	14.0mph at 20:49:34 14.2mph @ 20:49:34 (1s) 14.4mph @ 20:49:34 (3s) 19.1mph @ 20:49:12 (60s) 17.1mph @ 20:48:55 (300s)	1248 / 19.8mph
2022-01-29 03:48:52 PM EST	987.96mb	12.11V	17.3°F 95%	25.8°F	NNW (348°)	30.4mph at 20:48:41 30.3mph	10.3mph at 20:48:39 10.8mph	5201 / 19.3mph	30.5mph at 20:48:25 32.8mph	8.7mph at 20:48:32	821 / 19.4mph	27.8mph at 20:47:59 26.5mph	13.2mph at 20:48:40 13.6mph	1265 / 20.1mph



<p>2022-01-29 03:47:49 PM EST to 2022-01-29 03:48:49 PM EST (60s)</p>						<p>@ 20:48:41 <b>28.5mph</b> @ 20:48:44 (1s) <b>25.3mph</b> @ 20:48:26 (3s) <b>20.3mph</b> @ 20:48:16 (60s) <b>16.5mph</b> @ 20:48:49 (300s)</p>	<p>@ 20:48:21 <b>12.3mph</b> @ 20:48:22 (3s) <b>18.2mph</b> @ 20:47:49 (60s) <b>15.8mph</b> @ 20:47:54 (300s)</p>		<p>@ 20:47:58 <b>29.9mph</b> @ 20:47:58 (0.1s) <b>28.4mph</b> @ 20:48:25 (1s) <b>26.3mph</b> @ 20:48:26 (3s) <b>19.8mph</b> @ 20:48:30 (60s) <b>16.1mph</b> @ 20:48:46 (300s)</p>	<p><b>9.8mph</b> @ 20:48:32 (1s) <b>11.6mph</b> @ 20:48:22 (3s) <b>16.8mph</b> @ 20:47:49 (60s) <b>15.4mph</b> @ 20:47:54 (300s)</p>		<p>@ 20:47:59 <b>24.7mph</b> @ 20:48:46 (3s) <b>21.1mph</b> @ 20:48:17 (60s) <b>17.1mph</b> @ 20:48:48 (300s)</p>	<p>@ 20:48:40 <b>14.8mph</b> @ 20:48:40 (3s) <b>18.9mph</b> @ 20:47:49 (60s) <b>16.4mph</b> @ 20:47:57 (300s)</p>	
<p>2022-01-29 03:47:52 PM EST</p> <p>2022-01-29 03:46:49 PM EST to 2022-01-29 03:47:49 PM EST (60s)</p>	987.81mb	12.12V	17.4°F 95%	25.9°F	<b>N</b> (350°)	<p><b>33.8mph</b> at 20:47:18 <b>33.5mph</b> @ 20:47:18 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 20:47:19 (1s) <b>27.7mph</b> @ 20:47:20 (3s) <b>18.3mph</b> @ 20:47:48 (60s) <b>16.2mph</b> @ 20:46:52 (300s)</p>	<p><b>8.8mph</b> at 20:46:58 <b>9.2mph</b> @ 20:46:59 (1s) <b>9.6mph</b> @ 20:46:59 (3s) <b>15.8mph</b> @ 20:47:32 (60s) <b>15.7mph</b> @ 20:47:18 (300s)</p>	4931 / 18.3mph	<p><b>31.0mph</b> at 20:47:19 <b>34.0mph</b> @ 20:47:19 (NoQC) <b>31.1mph</b> @ 20:47:19 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 20:47:19 (1s) <b>25.1mph</b> @ 20:47:46 (3s) <b>17.7mph</b> @ 20:46:51 (60s) <b>15.9mph</b> @ 20:46:53 (300s)</p>	<p><b>8.0mph</b> at 20:46:58 <b>8.7mph</b> @ 20:46:59 (1s) <b>10.1mph</b> @ 20:46:58 (1s) <b>14.9mph</b> @ 20:47:32 (60s) <b>15.4mph</b> @ 20:47:43 (300s)</p>	711 / 16.9mph	<p><b>28.7mph</b> at 20:47:19 <b>28.3mph</b> @ 20:47:20 (1s) <b>26.6mph</b> @ 20:47:21 (3s) <b>18.9mph</b> @ 20:47:48 (60s) <b>16.2mph</b> @ 20:46:53 (300s)</p>	<p><b>11.2mph</b> at 20:46:58 <b>11.4mph</b> @ 20:46:59 (1s) <b>11.8mph</b> @ 20:46:59 (3s) <b>16.9mph</b> @ 20:47:32 (60s) <b>16.2mph</b> @ 20:47:18 (300s)</p>	1189 / 18.9mph
<p>2022-01-29 03:46:52 PM EST</p> <p>2022-01-29 03:45:49 PM EST to 2022-01-29 03:46:49 PM EST (60s)</p>	988.02mb	12.12V	17.4°F 95%	25.9°F	<b>NNW</b> (343°)	<p><b>36.7mph</b> at 20:46:19 <b>36.5mph</b> @ 20:46:19 (0.1s) <b>32.8mph</b> @ 20:46:19 (3s) <b>30.6mph</b> @ 20:46:21 (3s) <b>17.3mph</b> @ 20:46:48 (60s) <b>16.7mph</b> @ 20:46:25 (300s)</p>	<p><b>7.2mph</b> at 20:46:39 <b>7.8mph</b> @ 20:46:39 (1s) <b>8.5mph</b> @ 20:46:40 (3s) <b>12.4mph</b> @ 20:46:05 (60s) <b>16.1mph</b> @ 20:46:47 (300s)</p>	4663 / 17.3mph	<p><b>34.1mph</b> at 20:46:19 <b>37.9mph</b> @ 20:46:18 (NoQC) <b>33.9mph</b> @ 20:46:19 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 20:46:19 (1s) <b>29.8mph</b> @ 20:46:20 (3s) <b>17.5mph</b> @ 20:46:48 (60s) <b>16.4mph</b> @ 20:46:26 (300s)</p>	<p><b>6.8mph</b> at 20:46:45 <b>7.8mph</b> @ 20:46:45 (1s) <b>8.9mph</b> @ 20:46:40 (3s) <b>11.8mph</b> @ 20:46:00 (60s) <b>15.8mph</b> @ 20:46:46 (300s)</p>	739 / 17.5mph	<p><b>30.0mph</b> at 20:46:19 <b>29.3mph</b> @ 20:46:19 (1s) <b>28.5mph</b> @ 20:46:21 (3s) <b>18.2mph</b> @ 20:46:48 (60s) <b>17.2mph</b> @ 20:46:30 (300s)</p>	<p><b>10.6mph</b> at 20:46:40 <b>10.8mph</b> @ 20:46:40 (1s) <b>10.5mph</b> @ 20:45:49 (3s) <b>12.8mph</b> @ 20:46:00 (60s) <b>16.7mph</b> @ 20:46:48 (300s)</p>	1144 / 18.2mph
<p>2022-01-29 03:45:52 PM EST</p> <p>2022-01-29 03:44:48 PM EST to 2022-01-29 03:45:48 PM EST (60s)</p>	988.07mb	12.15V	17.4°F 95%	25.9°F	<b>N</b> (352°)	<p><b>26.4mph</b> at 20:44:51 <b>24.0mph</b> @ 20:44:52 (1s) <b>21.6mph</b> @ 20:44:54 (3s) <b>16.2mph</b> @ 20:45:15 (60s) <b>17.2mph</b> @ 20:44:48 (300s)</p>	<p><b>6.6mph</b> at 20:45:31 <b>6.8mph</b> @ 20:45:32 (1s) <b>7.3mph</b> @ 20:45:33 (3s) <b>13.3mph</b> @ 20:45:46 (60s) <b>16.4mph</b> @ 20:45:46 (300s)</p>	3564 / 13.3mph	<p><b>25.1mph</b> at 20:44:50 <b>28.0mph</b> @ 20:44:51 (NoQC) <b>24.2mph</b> @ 20:44:51 (1s) <b>22.0mph</b> @ 20:44:52 (3s) <b>16.0mph</b> @ 20:45:14 (60s) <b>15.9mph</b> @ 20:45:47 (300s) <b>16.7mph</b> @ 20:45:02 (300s)</p>	<p><b>5.8mph</b> at 20:45:32 <b>6.2mph</b> @ 20:45:32 (1s) <b>6.7mph</b> @ 20:45:34 (3s) <b>12.5mph</b> @ 20:45:47 (60s) <b>15.9mph</b> @ 20:45:47 (300s)</p>	525 / 12.6mph	<p><b>22.4mph</b> at 20:44:52 <b>21.9mph</b> @ 20:44:52 (1s) <b>21.5mph</b> @ 20:44:54 (3s) <b>18.2mph</b> @ 20:45:15 (60s) <b>17.7mph</b> @ 20:44:48 (300s)</p>	<p><b>8.6mph</b> at 20:45:38 <b>8.7mph</b> @ 20:45:38 (1s) <b>9.0mph</b> @ 20:45:38 (3s) <b>13.6mph</b> @ 20:45:48 (60s) <b>16.8mph</b> @ 20:45:48 (300s)</p>	842 / 13.6mph
<p>2022-01-29 03:44:52 PM EST</p> <p>2022-01-29 03:43:48 PM EST to 2022-01-29 03:44:48 PM EST (60s)</p>	987.92mb	12.12V	17.4°F 95%	25.9°F	<b>NNW</b> (338°)	<p><b>28.7mph</b> at 20:43:51 <b>28.7mph</b> @ 20:43:51 (0.1s) <b>27.5mph</b> @ 20:44:33 (1s) <b>26.0mph</b> @ 20:44:35 (3s) <b>16.3mph</b> @ 20:43:48 (60s) <b>17.9mph</b> @ 20:43:49 (300s)</p>	<p><b>7.2mph</b> at 20:44:06 <b>7.9mph</b> @ 20:44:06 (1s) <b>8.8mph</b> @ 20:44:07 (3s) <b>13.8mph</b> @ 20:44:26 (60s) <b>17.2mph</b> @ 20:44:16 (300s)</p>	3800 / 14.2mph	<p><b>30.3mph</b> at 20:44:33 <b>32.6mph</b> @ 20:44:31 (NoQC) <b>29.8mph</b> @ 20:44:32 (0.1s) <b>28.3mph</b> @ 20:44:33 (1s) <b>26.9mph</b> @ 20:44:34 (3s) <b>16.1mph</b> @ 20:43:48 (60s) <b>17.3mph</b> @ 20:43:49 (300s)</p>	<p><b>6.2mph</b> at 20:44:02 <b>6.8mph</b> @ 20:44:02 (1s) <b>8.2mph</b> @ 20:44:03 (3s) <b>13.4mph</b> @ 20:44:12 (60s) <b>16.7mph</b> @ 20:44:16 (300s)</p>	594 / 14.2mph	<p><b>26.6mph</b> at 20:44:34 <b>26.1mph</b> @ 20:44:34 (1s) <b>25.1mph</b> @ 20:44:35 (3s) <b>16.9mph</b> @ 20:43:48 (60s) <b>18.4mph</b> @ 20:43:49 (300s)</p>	<p><b>9.7mph</b> at 20:44:03 <b>9.9mph</b> @ 20:44:03 (1s) <b>10.0mph</b> @ 20:44:05 (3s) <b>14.2mph</b> @ 20:44:26 (60s) <b>17.7mph</b> @ 20:44:27 (300s)</p>	915 / 14.7mph
<p>2022-01-29 03:43:52 PM EST</p> <p>2022-01-29 03:42:48 PM EST to 2022-01-29 03:43:48 PM EST (60s)</p>	987.82mb	12.13V	17.4°F 95%	26.0°F	<b>NNW</b> (334°)	<p><b>30.0mph</b> at 20:42:52 <b>29.8mph</b> @ 20:42:52 (0.1s) <b>29.8mph</b> @ 20:42:48 (1s) <b>24.7mph</b> @ 20:42:53 (3s) <b>20.5mph</b> @ 20:42:56 (60s) <b>18.8mph</b> @ 20:43:00 (300s)</p>	<p><b>6.8mph</b> at 20:43:14 <b>7.2mph</b> @ 20:43:16 (1s) <b>7.6mph</b> @ 20:43:16 (3s) <b>16.3mph</b> @ 20:43:42 (60s) <b>17.7mph</b> @ 20:43:30 (300s)</p>	4387 / 16.3mph	<p><b>31.9mph</b> at 20:42:52 <b>32.8mph</b> @ 20:42:52 (NoQC) <b>30.2mph</b> @ 20:42:52 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 20:42:53 (1s) <b>25.9mph</b> @ 20:42:53 (3s) <b>19.9mph</b> @ 20:42:59 (60s) <b>18.2mph</b> @ 20:43:00 (300s)</p>	<p><b>5.9mph</b> at 20:43:14 <b>6.5mph</b> @ 20:43:14 (1s) <b>7.0mph</b> @ 20:43:16 (3s) <b>15.9mph</b> @ 20:43:42 (60s) <b>17.2mph</b> @ 20:43:36 (300s)</p>	680 / 16.2mph	<p><b>26.2mph</b> at 20:42:48 <b>25.8mph</b> @ 20:42:48 (1s) <b>24.3mph</b> @ 20:42:49 (3s) <b>21.0mph</b> @ 20:42:58 (60s) <b>19.2mph</b> @ 20:43:01 (300s)</p>	<p><b>9.4mph</b> at 20:43:16 <b>9.5mph</b> @ 20:43:17 (1s) <b>9.7mph</b> @ 20:43:18 (3s) <b>16.9mph</b> @ 20:43:48 (60s) <b>18.3mph</b> @ 20:43:31 (300s)</p>	1058 / 16.9mph
<p>2022-01-29 03:42:52 PM EST</p>	987.71mb	12.14V	17.4°F 95%	26.0°F	<b>N</b> (349°)	<p><b>32.8mph</b> at 20:42:47 <b>32.7mph</b> @ 20:42:47 (0.1s)</p>	<p><b>9.3mph</b> at 20:41:51 <b>10.6mph</b> @ 20:41:51 (1s)</p>	5287 / 19.6mph	<p><b>29.1mph</b> at 20:42:13 <b>30.0mph</b> @ 20:42:15 (NoQC)</p>	<p><b>8.7mph</b> at 20:41:51 <b>9.7mph</b> @ 20:41:50 (1s)</p>	793 / 18.8mph	<p><b>27.3mph</b> at 20:42:03 <b>26.7mph</b> @ 20:42:03 (1s)</p>	<p><b>11.6mph</b> at 20:41:51 <b>12.0mph</b> @ 20:41:52 (1s)</p>	1258 / 20.0mph

2022-01-29 03:41:48 PM EST to 2022-01-29 03:42:48 PM EST (60s)							30.1mph @ 20:42:47 (1s) 25.6mph @ 20:42:03 (3s) 21.3mph @ 20:42:23 (60s) 19.3mph @ 20:41:48 (300s)	12.3mph @ 20:41:49 (3s) 18.5mph @ 20:41:55 (60s) 18.4mph @ 20:42:46 (300s)		26.4mph @ 20:42:12 (1s) 24.9mph @ 20:42:13 (3s) 20.5mph @ 20:42:23 (60s) 18.9mph @ 20:41:48 (300s)	10.1mph @ 20:41:51 (3s) 17.6mph @ 20:41:54 (60s) 17.8mph @ 20:42:47 (300s)		25.8mph @ 20:42:03 (3s) 21.6mph @ 20:42:23 (60s) 19.9mph @ 20:41:48 (300s)	12.9mph @ 20:41:52 (3s) 18.7mph @ 20:41:54 (60s) 18.9mph @ 20:42:47 (300s)	
2022-01-29 03:41:52 PM EST  2022-01-29 03:40:48 PM EST to 2022-01-29 03:41:48 PM EST (60s)	987.95mb	12.14V	17.4°F 95%	26.1°F	N (351°)		36.0mph at 20:41:32 35.8mph @ 20:41:32 (0.1s) 34.5mph @ 20:41:33 (1s) 32.2mph @ 20:41:34 (3s) 18.6mph @ 20:41:48 (60s) 20.0mph @ 20:40:48 (300s)	8.9mph at 20:40:48 9.0mph @ 20:40:49 (1s) 9.5mph @ 20:40:50 (3s) 16.4mph @ 20:40:56 (60s) 19.2mph @ 20:41:27 (300s)	5016 / 18.6mph	36.7mph at 20:41:34 41.1mph @ 20:41:32 (NoQC) 37.0mph @ 20:41:32 (0.1s) 34.6mph @ 20:41:33 (1s) 32.4mph @ 20:41:34 (3s) 17.9mph @ 20:41:42 (60s) 19.6mph @ 20:40:48 (300s)	7.6mph at 20:41:16 8.4mph @ 20:41:16 (1s) 9.7mph @ 20:41:16 (3s) 15.5mph @ 20:41:06 (60s) 18.7mph @ 20:41:27 (300s)	754 / 17.9mph	33.0mph at 20:41:32 32.2mph @ 20:41:33 (1s) 30.8mph @ 20:41:35 (3s) 18.8mph @ 20:41:47 (60s) 20.5mph @ 20:40:48 (300s)	11.3mph at 20:40:50 11.4mph @ 20:40:50 (1s) 11.6mph @ 20:40:51 (3s) 16.9mph @ 20:41:08 (60s) 19.7mph @ 20:41:28 (300s)	1184 / 18.9mph
2022-01-29 03:40:51 PM EST  2022-01-29 03:39:48 PM EST to 2022-01-29 03:40:48 PM EST (60s)	987.92mb	12.14V	17.5°F 95%	26.1°F	NNW (347°)		33.0mph at 20:39:48 32.8mph @ 20:39:48 (0.1s) 34.0mph @ 20:39:48 (1s) 31.6mph @ 20:39:49 (3s) 19.0mph @ 20:40:42 (60s) 20.1mph @ 20:40:43 (300s)	8.3mph at 20:40:23 8.8mph @ 20:40:23 (1s) 10.9mph @ 20:40:01 (3s) 16.4mph @ 20:40:17 (60s) 19.7mph @ 20:39:48 (300s)	4745 / 17.6mph	38.6mph at 20:39:48 41.3mph @ 20:39:48 (NoQC) 37.1mph @ 20:39:48 (0.1s) 35.8mph @ 20:39:48 (1s) 31.8mph @ 20:39:49 (3s) 18.0mph @ 20:40:42 (60s) 19.8mph @ 20:40:44 (300s)	7.4mph at 20:40:09 8.1mph @ 20:40:10 (1s) 8.8mph @ 20:40:12 (3s) 15.9mph @ 20:40:24 (60s) 19.4mph @ 20:40:12 (300s)	702 / 16.7mph	33.8mph at 20:39:48 32.9mph @ 20:39:48 (1s) 31.1mph @ 20:39:49 (3s) 19.4mph @ 20:40:42 (60s) 20.6mph @ 20:40:44 (300s)	11.1mph at 20:40:12 11.4mph @ 20:40:13 (1s) 12.1mph @ 20:40:13 (3s) 17.1mph @ 20:40:18 (60s) 20.3mph @ 20:39:48 (300s)	1148 / 18.3mph
2022-01-29 03:39:52 PM EST  2022-01-29 03:38:48 PM EST to 2022-01-29 03:39:48 PM EST (60s)	987.78mb	12.14V	17.5°F 95%	26.1°F	NNW (340°)		36.6mph at 20:39:46 36.6mph @ 20:39:46 (0.1s) 34.9mph @ 20:39:47 (1s) 29.7mph @ 20:39:45 (3s) 20.5mph @ 20:39:05 (60s) 20.3mph @ 20:39:06 (300s)	7.7mph at 20:39:20 8.1mph @ 20:39:20 (1s) 8.9mph @ 20:39:21 (3s) 16.2mph @ 20:39:35 (60s) 19.4mph @ 20:39:40 (300s)	4682 / 17.4mph	33.6mph at 20:39:43 40.5mph @ 20:39:47 (NoQC) 36.6mph @ 20:39:48 (0.1s) 35.6mph @ 20:39:48 (1s) 28.1mph @ 20:39:48 (3s) 20.3mph @ 20:39:05 (60s) 20.0mph @ 20:39:06 (300s)	7.4mph at 20:39:32 8.5mph @ 20:39:33 (1s) 9.2mph @ 20:39:34 (3s) 16.0mph @ 20:39:34 (60s) 19.1mph @ 20:39:36 (300s)	734 / 17.4mph	33.3mph at 20:39:48 32.2mph @ 20:39:48 (1s) 29.3mph @ 20:39:48 (3s) 21.1mph @ 20:39:06 (60s) 20.9mph @ 20:39:03 (300s)	10.6mph at 20:39:33 10.8mph @ 20:39:34 (1s) 11.1mph @ 20:39:35 (3s) 17.1mph @ 20:39:36 (60s) 20.0mph @ 20:39:39 (300s)	1125 / 17.9mph
2022-01-29 03:38:52 PM EST  2022-01-29 03:37:48 PM EST to 2022-01-29 03:38:48 PM EST (60s)	987.78mb	12.13V	17.6°F 95%	26.2°F	NNW (339°)		37.4mph at 20:38:17 37.3mph @ 20:38:17 (0.1s) 32.6mph @ 20:38:17 (1s) 31.7mph @ 20:38:17 (3s) 24.1mph @ 20:37:48 (60s) 20.1mph @ 20:38:26 (300s)	6.0mph at 20:38:38 6.4mph @ 20:38:38 (1s) 8.6mph @ 20:38:38 (3s) 18.9mph @ 20:38:47 (60s) 19.5mph @ 20:38:00 (300s)	5108 / 18.9mph	37.1mph at 20:38:17 39.4mph @ 20:38:17 (NoQC) 35.6mph @ 20:38:17 (0.1s) 32.9mph @ 20:38:17 (1s) 31.9mph @ 20:38:17 (3s) 24.2mph @ 20:37:48 (60s) 19.8mph @ 20:38:47 (300s)	6.4mph at 20:37:57 7.3mph @ 20:37:58 (1s) 8.2mph @ 20:37:58 (3s) 18.4mph @ 20:38:47 (60s) 19.1mph @ 20:38:05 (300s)	780 / 18.5mph	32.2mph at 20:38:14 31.1mph @ 20:38:14 (1s) 30.7mph @ 20:38:16 (3s) 24.5mph @ 20:37:50 (60s) 20.6mph @ 20:38:29 (300s)	10.8mph at 20:37:59 10.8mph @ 20:37:59 (1s) 11.4mph @ 20:37:59 (3s) 19.7mph @ 20:38:47 (60s) 20.1mph @ 20:38:06 (300s)	1242 / 19.7mph
2022-01-29 03:37:51 PM EST  2022-01-29 03:36:48 PM EST to 2022-01-29 03:37:48 PM EST (60s)	987.76mb	12.14V	17.6°F 95%	26.2°F	NNW (342°)		38.5mph at 20:37:35 38.4mph @ 20:37:35 (0.1s) 34.2mph @ 20:37:35 (1s) 32.6mph @ 20:37:37 (3s) 24.2mph @ 20:37:47 (60s) 19.7mph @ 20:37:47 (300s)	9.7mph at 20:37:27 10.4mph @ 20:37:28 (1s) 13.3mph @ 20:37:28 (3s) 21.7mph @ 20:36:52 (60s) 16.9mph @ 20:36:48 (300s)	6556 / 24.1mph	36.5mph at 20:37:35 41.0mph @ 20:36:59 (NoQC) 37.1mph @ 20:37:35 (0.1s) 34.3mph @ 20:37:37 (1s) 32.4mph @ 20:37:04 (3s) 24.2mph @ 20:37:47 (60s) 19.3mph @ 20:37:48 (300s)	10.4mph at 20:37:27 12.2mph @ 20:37:28 (1s) 15.4mph @ 20:37:28 (3s) 21.5mph @ 20:36:50 (60s) 16.4mph @ 20:36:48 (300s)	1026 / 24.2mph	36.2mph at 20:37:02 34.6mph @ 20:37:02 (1s) 32.1mph @ 20:37:04 (3s) 24.5mph @ 20:37:47 (60s) 20.2mph @ 20:37:47 (300s)	15.6mph at 20:37:28 16.0mph @ 20:37:28 (1s) 16.7mph @ 20:37:30 (3s) 21.9mph @ 20:36:52 (60s) 17.4mph @ 20:36:48 (300s)	1554 / 24.5mph
2022-01-29 03:36:52 PM EST  2022-01-29	987.68mb	12.12V	17.7°F 95%	26.2°F	NNW (337°)		35.1mph at 20:36:25 34.9mph @ 20:36:25 (0.1s) 34.0mph	12.9mph at 20:36:06 13.3mph @ 20:36:07 (1s) 15.2mph	5910 / 21.8mph	36.9mph at 20:36:26 39.3mph @ 20:36:25 (NoQC) 35.7mph	11.1mph at 20:36:06 12.7mph @ 20:36:06 (1s) 14.4mph	917 / 21.7mph	33.0mph at 20:36:26 32.2mph @ 20:36:26 (1s) 30.6mph	15.4mph at 20:36:07 15.6mph @ 20:36:07 (1s) 16.6mph	1402 / 22.2mph

03:35:48 PM EST to 2022-01-29 03:36:48 PM EST (60s)							@ 20:36:25 (1s) <b>31.8mph</b> @ 20:36:26 (3s) <b>22.0mph</b> @ 20:36:45 (60s) <b>16.9mph</b> @ 20:36:47 (300s)	@ 20:36:07 (1s) <b>16.3mph</b> @ 20:35:48 (60s) <b>14.5mph</b> @ 20:35:48 (300s)			@ 20:36:25 (1s) <b>34.2mph</b> @ 20:36:25 (1s) <b>31.5mph</b> @ 20:36:26 (60s) <b>21.8mph</b> @ 20:36:46 (60s) <b>16.4mph</b> @ 20:36:48 (300s)	@ 20:36:07 (3s) <b>16.0mph</b> @ 20:35:48 (60s) <b>13.9mph</b> @ 20:35:48 (300s)		@ 20:36:27 (3s) <b>22.3mph</b> @ 20:36:46 (60s) <b>17.4mph</b> @ 20:36:47 (300s)	@ 20:36:08 (3s) <b>17.3mph</b> @ 20:35:48 (60s) <b>15.0mph</b> @ 20:35:48 (300s)	
2022-01-29 03:35:52 PM EST	987.63mb	12.14V	17.7°F 95%	26.2°F	<b>NNW</b> (337°)	<b>29.8mph</b> at 20:35:47 <b>29.8mph</b> @ 20:35:47 (1s) <b>27.7mph</b> @ 20:35:47 (1s) <b>25.5mph</b> @ 20:35:47 (3s) <b>19.8mph</b> @ 20:35:01 (60s) <b>14.5mph</b> @ 20:35:47 (300s)	<b>6.5mph</b> at 20:35:24 <b>6.6mph</b> @ 20:35:24 (1s) <b>7.4mph</b> @ 20:35:24 (3s) <b>15.2mph</b> @ 20:35:30 (60s) <b>14.1mph</b> @ 20:35:25 (300s)	4396 / 16.3mph		<b>31.2mph</b> at 20:35:46 <b>32.8mph</b> @ 20:35:48 (NoQC) <b>29.6mph</b> @ 20:35:46 (1s) <b>27.7mph</b> @ 20:35:47 (1s) <b>24.9mph</b> @ 20:35:48 (60s) <b>19.6mph</b> @ 20:35:01 (60s) <b>13.9mph</b> @ 20:35:48 (300s)	<b>5.8mph</b> at 20:35:23 <b>6.3mph</b> @ 20:35:23 (1s) <b>7.2mph</b> @ 20:35:24 (3s) <b>15.0mph</b> @ 20:35:35 (60s) <b>13.5mph</b> @ 20:35:26 (300s)	673 / 16.0mph	<b>28.8mph</b> at 20:35:47 <b>27.6mph</b> @ 20:35:47 (1s) <b>24.3mph</b> @ 20:35:47 (3s) <b>20.4mph</b> @ 20:35:02 (60s) <b>15.0mph</b> @ 20:35:47 (300s)	<b>9.6mph</b> at 20:35:24 <b>9.8mph</b> @ 20:35:24 (1s) <b>10.4mph</b> @ 20:35:25 (3s) <b>16.5mph</b> @ 20:35:33 (60s) <b>14.6mph</b> @ 20:35:26 (300s)	1084 / 17.3mph	
2022-01-29 03:34:52 PM EST	987.76mb	12.13V	17.8°F 95%	26.3°F	<b>NNW</b> (341°)	<b>33.3mph</b> at 20:34:09 <b>33.0mph</b> @ 20:34:09 (1s) <b>29.9mph</b> @ 20:34:09 (1s) <b>27.6mph</b> @ 20:34:10 (3s) <b>19.4mph</b> @ 20:34:29 (60s) <b>14.6mph</b> @ 20:34:28 (300s)	<b>7.3mph</b> at 20:33:48 <b>7.3mph</b> @ 20:33:48 (1s) <b>8.6mph</b> @ 20:33:48 (3s) <b>16.5mph</b> @ 20:34:01 (60s) <b>14.2mph</b> @ 20:34:01 (300s)	5141 / 19.0mph		<b>30.7mph</b> at 20:34:10 <b>33.5mph</b> @ 20:34:11 (NoQC) <b>30.8mph</b> @ 20:34:11 (1s) <b>29.3mph</b> @ 20:34:12 (1s) <b>27.2mph</b> @ 20:34:12 (3s) <b>18.5mph</b> @ 20:34:31 (60s) <b>13.8mph</b> @ 20:34:31 (300s)	<b>5.7mph</b> at 20:33:48 <b>6.2mph</b> @ 20:33:48 (1s) <b>7.1mph</b> @ 20:33:49 (3s) <b>15.4mph</b> @ 20:34:03 (60s) <b>13.4mph</b> @ 20:34:01 (300s)	783 / 18.6mph	<b>28.7mph</b> at 20:34:09 <b>28.2mph</b> @ 20:34:10 (1s) <b>26.9mph</b> @ 20:34:11 (3s) <b>19.4mph</b> @ 20:34:30 (60s) <b>15.0mph</b> @ 20:34:30 (300s)	<b>9.8mph</b> at 20:33:50 <b>10.0mph</b> @ 20:33:50 (1s) <b>10.2mph</b> @ 20:33:50 (3s) <b>16.7mph</b> @ 20:34:03 (60s) <b>14.7mph</b> @ 20:34:02 (300s)	1213 / 19.3mph	
2022-01-29 03:33:52 PM EST	987.72mb	12.14V	17.8°F 95%	26.3°F	<b>NNW</b> (336°)	<b>30.0mph</b> at 20:33:29 <b>29.9mph</b> @ 20:33:31 (1s) <b>28.9mph</b> @ 20:33:31 (1s) <b>26.9mph</b> @ 20:33:32 (3s) <b>17.6mph</b> @ 20:33:43 (60s) <b>14.3mph</b> @ 20:33:44 (300s)	<b>7.0mph</b> at 20:33:47 <b>7.4mph</b> @ 20:33:47 (1s) <b>9.0mph</b> @ 20:33:47 (3s) <b>9.9mph</b> @ 20:32:48 (60s) <b>14.1mph</b> @ 20:32:52 (300s)	4675 / 17.4mph		<b>28.0mph</b> at 20:33:22 <b>30.7mph</b> @ 20:33:21 (NoQC) <b>25.3mph</b> @ 20:33:22 (1s) <b>23.6mph</b> @ 20:33:01 (3s) <b>16.6mph</b> @ 20:33:43 (60s) <b>13.6mph</b> @ 20:33:44 (300s)	<b>5.7mph</b> at 20:33:47 <b>6.4mph</b> @ 20:33:47 (1s) <b>8.3mph</b> @ 20:33:47 (3s) <b>9.4mph</b> @ 20:32:48 (60s) <b>13.3mph</b> @ 20:32:51 (300s)	691 / 16.4mph	<b>24.9mph</b> at 20:33:31 <b>24.5mph</b> @ 20:33:31 (1s) <b>23.6mph</b> @ 20:33:33 (3s) <b>17.8mph</b> @ 20:33:45 (60s) <b>14.8mph</b> @ 20:33:11 (300s)	<b>10.3mph</b> at 20:33:47 <b>10.6mph</b> @ 20:33:47 (1s) <b>11.5mph</b> @ 20:33:47 (3s) <b>10.4mph</b> @ 20:32:48 (60s) <b>14.5mph</b> @ 20:32:52 (300s)	1111 / 17.7mph	
2022-01-29 03:32:52 PM EST	987.91mb	12.14V	17.8°F 95%	26.3°F	<b>NNW</b> (341°)	<b>16.9mph</b> at 20:32:44 <b>16.3mph</b> @ 20:32:45 (1s) <b>14.0mph</b> @ 20:32:46 (3s) <b>9.9mph</b> @ 20:32:47 (60s) <b>15.9mph</b> @ 20:31:48 (300s)	<b>4.5mph</b> at 20:32:39 <b>4.6mph</b> @ 20:32:39 (1s) <b>4.9mph</b> @ 20:32:40 (3s) <b>8.7mph</b> @ 20:32:06 (60s) <b>14.1mph</b> @ 20:32:47 (300s)	2624 / 9.9mph		<b>17.4mph</b> at 20:32:44 <b>15.7mph</b> @ 20:32:44 (1s) <b>13.8mph</b> @ 20:32:24 (3s) <b>9.4mph</b> @ 20:32:47 (60s) <b>15.0mph</b> @ 20:31:48 (300s)	<b>3.8mph</b> at 20:32:40 <b>4.2mph</b> @ 20:32:40 (1s) <b>4.7mph</b> @ 20:32:41 (3s) <b>7.9mph</b> @ 20:32:04 (60s) <b>13.3mph</b> @ 20:32:47 (300s)	388 / 9.4mph	<b>13.4mph</b> at 20:32:22 <b>13.2mph</b> @ 20:32:22 (1s) <b>12.9mph</b> @ 20:32:24 (3s) <b>10.4mph</b> @ 20:32:48 (60s) <b>16.4mph</b> @ 20:31:48 (300s)	<b>7.1mph</b> at 20:32:40 <b>7.1mph</b> @ 20:32:41 (1s) <b>7.3mph</b> @ 20:32:41 (3s) <b>9.2mph</b> @ 20:32:08 (60s) <b>14.6mph</b> @ 20:32:48 (300s)	638 / 10.5mph	
2022-01-29 03:31:51 PM EST	987.88mb	12.14V	17.8°F 95%	26.3°F	<b>NNW</b> (343°)	<b>18.6mph</b> at 20:31:02 <b>17.4mph</b> @ 20:31:02 (1s) <b>15.4mph</b> @ 20:31:04 (3s) <b>15.5mph</b> @ 20:30:48 (60s) <b>17.7mph</b> @ 20:31:02 (300s)	<b>5.0mph</b> at 20:31:31 <b>5.2mph</b> @ 20:31:32 (1s) <b>5.6mph</b> @ 20:31:32 (3s) <b>9.7mph</b> @ 20:31:48 (60s) <b>15.9mph</b> @ 20:31:48 (300s)	2566 / 9.7mph		<b>22.6mph</b> at 20:31:02 <b>19.1mph</b> @ 20:31:02 (1s) <b>16.9mph</b> @ 20:31:04 (3s) <b>14.9mph</b> @ 20:30:48 (60s) <b>17.0mph</b> @ 20:31:03 (300s)	<b>3.6mph</b> at 20:31:32 <b>3.9mph</b> @ 20:31:32 (1s) <b>4.6mph</b> @ 20:31:32 (3s) <b>9.2mph</b> @ 20:31:47 (60s) <b>15.0mph</b> @ 20:31:47 (300s)	383 / 9.3mph	<b>16.4mph</b> at 20:31:02 <b>16.2mph</b> @ 20:31:03 (1s) <b>15.9mph</b> @ 20:31:04 (3s) <b>16.2mph</b> @ 20:30:48 (60s) <b>18.1mph</b> @ 20:31:03 (300s)	<b>7.3mph</b> at 20:31:32 <b>7.4mph</b> @ 20:31:32 (1s) <b>7.7mph</b> @ 20:31:33 (3s) <b>10.4mph</b> @ 20:31:47 (60s) <b>16.4mph</b> @ 20:31:47 (300s)	634 / 10.4mph	
2022-01-29 03:30:51 PM EST	987.77mb	12.14V	17.8°F 95%	26.3°F	<b>NNW</b> (341°)	<b>25.2mph</b> at 20:30:01 <b>23.6mph</b> @ 20:30:01 (1s) <b>22.3mph</b> @ 20:30:02 (3s) <b>19.4mph</b> @ 20:29:55 (60s) <b>17.8mph</b> @ 20:30:33 (300s)	<b>9.1mph</b> at 20:30:35 <b>9.4mph</b> @ 20:30:35 (1s) <b>10.3mph</b> @ 20:30:36 (3s) <b>15.4mph</b> @ 20:30:47 (60s) <b>17.4mph</b> @ 20:29:48 (300s)	4152 / 15.5mph		<b>28.6mph</b> at 20:30:00 <b>32.4mph</b> @ 20:29:59 (NoQC) <b>29.7mph</b> @ 20:30:00 (1s) <b>25.9mph</b> @ 20:30:00 (1s) <b>23.5mph</b> @ 20:30:02 (3s)	<b>7.8mph</b> at 20:30:34 <b>9.2mph</b> @ 20:30:34 (1s) <b>9.6mph</b> @ 20:30:36 (3s) <b>14.9mph</b> @ 20:30:47 (60s) <b>16.6mph</b> @ 20:29:48 (300s)	627 / 14.9mph	<b>23.6mph</b> at 20:30:01 <b>23.2mph</b> @ 20:30:02 (1s) <b>22.3mph</b> @ 20:30:03 (3s) <b>19.6mph</b> @ 20:30:12 (60s) <b>18.2mph</b> @ 20:30:34 (300s)	<b>10.7mph</b> at 20:30:47 <b>10.9mph</b> @ 20:30:47 (1s) <b>11.6mph</b> @ 20:30:47 (3s) <b>16.2mph</b> @ 20:30:47 (60s) <b>17.7mph</b> @ 20:29:48 (300s)	1013 / 16.2mph	

(60s)									18.2mph @ 20:30:11 (60s) 17.0mph @ 20:30:33 (300s)										
2022-01-29 03:29:52 PM EST  2022-01-29 03:28:48 PM EST to 2022-01-29 03:29:48 PM EST (60s)	987.56mb	12.14V	17.8°F 95%	26.4°F	NNW (344°)	36.1mph at 20:29:16 35.9mph @ 20:29:16 (0.1s) 33.6mph @ 20:29:16 (1s) 30.8mph @ 20:29:17 (3s) 18.9mph @ 20:29:47 (60s) 17.4mph @ 20:28:48 (300s)	8.5mph at 20:28:53 9.0mph @ 20:28:53 (1s) 9.8mph @ 20:28:53 (3s) 15.7mph @ 20:28:55 (60s) 16.8mph @ 20:29:11 (300s)	5117 / 18.9mph		35.8mph at 20:29:16 37.9mph @ 20:29:16 (NoQC) 34.5mph @ 20:29:16 (1s) 33.1mph @ 20:29:16 (1s) 30.4mph @ 20:29:17 (60s) 17.7mph @ 20:29:47 (60s) 16.8mph @ 20:28:48 (300s)	9.6mph at 20:28:49 9.3mph @ 20:28:48 (1s) 10.1mph @ 20:28:48 (3s) 14.7mph @ 20:28:55 (60s) 16.2mph @ 20:29:11 (300s)	747 / 17.7mph		32.2mph at 20:29:16 31.8mph @ 20:29:16 (1s) 29.7mph @ 20:29:17 (3s) 19.0mph @ 20:29:47 (60s) 17.9mph @ 20:28:48 (300s)	10.6mph at 20:28:52 10.8mph @ 20:28:52 (1s) 10.9mph @ 20:28:53 (3s) 16.2mph @ 20:28:56 (60s) 17.2mph @ 20:29:12 (300s)	1194 / 19.0mph			
2022-01-29 03:28:52 PM EST  2022-01-29 03:27:48 PM EST to 2022-01-29 03:28:48 PM EST (60s)	987.60mb	12.13V	17.8°F 95%	26.4°F	NNW (334°)	30.1mph at 20:28:22 30.0mph @ 20:28:22 (0.1s) 25.9mph @ 20:28:24 (1s) 24.0mph @ 20:28:25 (3s) 18.7mph @ 20:27:56 (60s) 18.0mph @ 20:28:23 (300s)	9.1mph at 20:28:47 9.4mph @ 20:28:47 (1s) 10.7mph @ 20:28:44 (1s) 16.6mph @ 20:28:47 (60s) 17.4mph @ 20:28:47 (300s)	4476 / 16.6mph	25.9mph at 20:28:18 29.1mph @ 20:28:18 (NoQC) 24.5mph @ 20:28:18 (1s) 21.6mph @ 20:28:19 (3s) 17.9mph @ 20:27:48 (60s) 17.5mph @ 20:28:18 (300s)	7.6mph at 20:28:47 8.6mph @ 20:28:48 (1s) 10.4mph @ 20:28:48 (3s) 15.3mph @ 20:28:48 (60s) 16.9mph @ 20:28:48 (300s)	645 / 15.3mph	24.8mph at 20:28:24 24.4mph @ 20:28:24 (1s) 23.4mph @ 20:28:26 (3s) 19.3mph @ 20:27:48 (60s) 18.4mph @ 20:28:26 (300s)	10.8mph at 20:28:48 11.3mph @ 20:28:48 (1s) 12.4mph @ 20:28:44 (3s) 17.0mph @ 20:28:48 (60s) 17.9mph @ 20:28:48 (300s)	1063 / 17.0mph					
2022-01-29 03:27:52 PM EST  2022-01-29 03:26:48 PM EST to 2022-01-29 03:27:48 PM EST (60s)	987.58mb	12.14V	17.9°F 95%	26.4°F	NNW (338°)	32.2mph at 20:26:57 31.9mph @ 20:26:57 (0.1s) 26.6mph @ 20:27:01 (1s) 25.0mph @ 20:26:48 (3s) 21.1mph @ 20:27:17 (60s) 17.6mph @ 20:27:47 (300s)	10.9mph at 20:27:35 12.0mph @ 20:27:23 (1s) 13.2mph @ 20:27:25 (3s) 18.5mph @ 20:27:47 (60s) 15.8mph @ 20:26:48 (300s)	5012 / 18.6mph	28.8mph at 20:27:27 30.7mph @ 20:27:26 (NoQC) 26.0mph @ 20:27:27 (1s) 24.0mph @ 20:27:06 (3s) 20.8mph @ 20:27:17 (60s) 17.2mph @ 20:27:47 (300s)	10.3mph at 20:27:22 11.8mph @ 20:27:23 (1s) 12.5mph @ 20:27:35 (3s) 17.9mph @ 20:27:47 (60s) 15.5mph @ 20:26:48 (300s)	757 / 17.9mph	25.3mph at 20:27:00 24.8mph @ 20:27:01 (1s) 23.8mph @ 20:27:02 (3s) 21.3mph @ 20:27:17 (60s) 18.0mph @ 20:27:48 (300s)	13.7mph at 20:27:23 14.0mph @ 20:27:24 (1s) 14.5mph @ 20:27:25 (3s) 19.0mph @ 20:26:48 (60s) 16.2mph @ 20:26:48 (300s)	1213 / 19.3mph					
2022-01-29 03:26:52 PM EST  2022-01-29 03:25:48 PM EST to 2022-01-29 03:26:48 PM EST (60s)	987.46mb	12.14V	17.9°F 95%	26.4°F	NNW (344°)	31.3mph at 20:26:30 31.2mph @ 20:26:30 (0.1s) 29.9mph @ 20:26:30 (1s) 27.0mph @ 20:26:32 (3s) 18.9mph @ 20:26:47 (60s) 15.8mph @ 20:26:47 (300s)	9.3mph at 20:25:57 9.8mph @ 20:25:57 (1s) 10.6mph @ 20:25:59 (3s) 13.4mph @ 20:26:04 (60s) 14.3mph @ 20:26:04 (300s)	5118 / 19.0mph	33.3mph at 20:26:30 35.4mph @ 20:26:30 (NoQC) 32.3mph @ 20:26:30 (0.1s) 31.1mph @ 20:26:30 (1s) 27.5mph @ 20:26:32 (3s) 18.7mph @ 20:26:48 (60s) 15.5mph @ 20:26:48 (300s)	8.0mph at 20:25:57 9.2mph @ 20:25:57 (1s) 10.1mph @ 20:25:58 (3s) 13.6mph @ 20:26:06 (60s) 14.0mph @ 20:26:04 (300s)	791 / 18.7mph	29.4mph at 20:26:30 28.4mph @ 20:26:31 (1s) 26.7mph @ 20:26:32 (3s) 19.0mph @ 20:26:48 (60s) 16.2mph @ 20:26:48 (300s)	11.0mph at 20:25:57 11.1mph @ 20:25:57 (1s) 11.4mph @ 20:25:59 (3s) 14.2mph @ 20:26:07 (60s) 14.8mph @ 20:26:04 (300s)	1194 / 19.0mph					
2022-01-29 03:25:51 PM EST  2022-01-29 03:24:48 PM EST to 2022-01-29 03:25:48 PM EST (60s)	987.71mb	12.15V	17.9°F 95%	26.4°F	NNW (342°)	25.7mph at 20:25:03 24.0mph @ 20:25:03 (1s) 21.9mph @ 20:25:04 (3s) 19.2mph @ 20:24:48 (60s) 15.1mph @ 20:24:48 (300s)	5.0mph at 20:24:50 5.3mph @ 20:24:50 (1s) 6.4mph @ 20:24:50 (3s) 13.4mph @ 20:25:37 (60s) 14.5mph @ 20:25:45 (300s)	3686 / 13.8mph	24.6mph at 20:25:02 26.8mph @ 20:25:06 (NoQC) 22.4mph @ 20:25:06 (1s) 20.0mph @ 20:25:08 (3s) 18.8mph @ 20:24:48 (60s) 14.7mph @ 20:24:48 (300s)	6.0mph at 20:24:50 6.6mph @ 20:24:50 (1s) 7.5mph @ 20:24:51 (3s) 13.3mph @ 20:25:37 (60s) 14.1mph @ 20:25:46 (300s)	570 / 13.6mph	21.6mph at 20:25:02 21.0mph @ 20:25:03 (1s) 20.2mph @ 20:25:08 (3s) 20.0mph @ 20:24:48 (60s) 15.5mph @ 20:24:48 (300s)	9.3mph at 20:24:50 9.4mph @ 20:24:50 (1s) 9.8mph @ 20:24:52 (3s) 14.2mph @ 20:25:37 (60s) 15.0mph @ 20:25:47 (300s)	895 / 14.4mph					
2022-01-29 03:24:51 PM EST  2022-01-29 03:23:48 PM EST to 2022-01-29 03:24:48 PM EST (60s)	987.64mb	12.14V	17.9°F 95%	26.5°F	N (349°)	36.0mph at 20:24:00 35.9mph @ 20:24:00 (0.1s) 35.1mph @ 20:23:48 (1s) 33.5mph @ 20:23:48 (3s) 21.7mph @ 20:24:15 (60s) 15.5mph @ 20:24:23 (300s)	8.4mph at 20:24:48 9.6mph @ 20:24:16 (1s) 10.9mph @ 20:24:41 (3s) 17.3mph @ 20:23:48 (60s) 15.1mph @ 20:23:48 (300s)	5199 / 19.2mph	35.5mph at 20:23:48 37.1mph @ 20:24:00 (NoQC) 33.9mph @ 20:23:48 (1s) 34.4mph @ 20:23:48 (1s) 32.3mph @ 20:23:48 (3s) 21.2mph @ 20:24:15 (60s) 15.0mph @ 20:24:23 (300s)	7.5mph at 20:24:40 8.3mph @ 20:24:40 (1s) 9.8mph @ 20:24:41 (3s) 16.9mph @ 20:23:48 (60s) 14.6mph @ 20:23:48 (300s)	797 / 18.9mph	34.4mph at 20:23:48 33.4mph @ 20:23:48 (1s) 32.3mph @ 20:23:48 (3s) 22.0mph @ 20:24:16 (60s) 15.9mph @ 20:24:24 (300s)	11.6mph at 20:24:48 12.2mph @ 20:24:16 (1s) 12.5mph @ 20:24:43 (3s) 17.2mph @ 20:23:48 (60s) 15.5mph @ 20:23:48 (300s)	1263 / 20.1mph					

2022-01-29 03:23:52 PM EST  <b>2022-01-29 03:22:48 PM EST to 2022-01-29 03:23:48 PM EST (60s)</b>	987.39mb	12.14V	17.9°F 95%	26.5°F	<b>NNW (343°)</b>	<b>38.4mph</b> at 20:23:45 <b>38.2mph</b> @ 20:23:45 (0.1s) <b>36.8mph</b> @ 20:23:45 (1s) <b>33.6mph</b> @ 20:23:47 (3s) <b>17.3mph</b> @ 20:23:48 (60s) <b>15.1mph</b> @ 20:23:48 (300s)	<b>6.4mph</b> at 20:23:14 <b>6.6mph</b> @ 20:23:13 (1s) <b>6.8mph</b> @ 20:22:48 (3s) <b>10.0mph</b> @ 20:22:48 (60s) <b>14.1mph</b> @ 20:23:15 (300s)	4657 / 17.3mph	<b>35.7mph</b> at 20:23:45 <b>41.7mph</b> @ 20:23:45 (NoQC) <b>37.4mph</b> @ 20:23:45 (0.1s) <b>36.2mph</b> @ 20:23:45 (1s) <b>32.5mph</b> @ 20:23:47 (3s) <b>16.9mph</b> @ 20:23:47 (60s) <b>14.6mph</b> @ 20:23:47 (300s)	<b>4.5mph</b> at 20:23:14 <b>4.9mph</b> @ 20:23:14 (1s) <b>6.2mph</b> @ 20:23:15 (3s) <b>9.9mph</b> @ 20:22:48 (60s) <b>13.7mph</b> @ 20:23:16 (300s)	713 / 16.9mph	<b>34.0mph</b> at 20:23:48 <b>33.1mph</b> @ 20:23:46 (1s) <b>32.2mph</b> @ 20:23:48 (2s) <b>17.2mph</b> @ 20:23:48 (60s) <b>15.5mph</b> @ 20:23:48 (300s)	<b>7.9mph</b> at 20:23:14 <b>8.1mph</b> @ 20:23:15 (1s) <b>8.4mph</b> @ 20:23:15 (3s) <b>10.3mph</b> @ 20:22:48 (60s) <b>14.7mph</b> @ 20:23:16 (300s)	1082 / 17.3mph
2022-01-29 03:22:51 PM EST  <b>2022-01-29 03:21:48 PM EST to 2022-01-29 03:22:48 PM EST (60s)</b>	987.69mb	12.15V	17.9°F 95%	26.6°F	<b>NNW (342°)</b>	<b>17.7mph</b> at 20:22:10 <b>17.2mph</b> @ 20:22:11 (1s) <b>16.1mph</b> @ 20:22:12 (3s) <b>12.3mph</b> @ 20:21:48 (60s) <b>15.8mph</b> @ 20:21:48 (300s)	<b>4.8mph</b> at 20:22:47 <b>4.9mph</b> @ 20:22:47 (1s) <b>5.6mph</b> @ 20:22:47 (3s) <b>8.8mph</b> @ 20:22:30 (60s) <b>14.7mph</b> @ 20:22:47 (300s)	2627 / 10.0mph	<b>18.5mph</b> at 20:22:11 <b>16.7mph</b> @ 20:22:12 (1s) <b>15.6mph</b> @ 20:22:13 (3s) <b>11.5mph</b> @ 20:21:48 (60s) <b>15.4mph</b> @ 20:21:48 (300s)	<b>5.1mph</b> at 20:22:46 <b>5.5mph</b> @ 20:22:46 (1s) <b>5.6mph</b> @ 20:22:47 (3s) <b>8.5mph</b> @ 20:22:30 (60s) <b>14.3mph</b> @ 20:22:48 (300s)	409 / 9.9mph	<b>15.7mph</b> at 20:22:12 <b>15.4mph</b> @ 20:22:13 (1s) <b>14.9mph</b> @ 20:22:14 (3s) <b>13.0mph</b> @ 20:21:48 (60s) <b>16.4mph</b> @ 20:21:48 (300s)	<b>5.6mph</b> at 20:21:50 <b>5.7mph</b> @ 20:21:51 (1s) <b>5.8mph</b> @ 20:21:52 (3s) <b>9.4mph</b> @ 20:22:30 (60s) <b>15.3mph</b> @ 20:22:48 (300s)	625 / 10.3mph
2022-01-29 03:21:51 PM EST  <b>2022-01-29 03:20:48 PM EST to 2022-01-29 03:21:48 PM EST (60s)</b>	987.64mb	12.14V	17.9°F 95%	26.6°F	<b>N (351°)</b>	<b>25.5mph</b> at 20:20:55 <b>23.7mph</b> @ 20:20:59 (1s) <b>22.4mph</b> @ 20:20:59 (3s) <b>17.0mph</b> @ 20:21:11 (60s) <b>16.8mph</b> @ 20:20:48 (300s)	<b>2.8mph</b> at 20:21:44 <b>3.2mph</b> @ 20:21:45 (3s) <b>12.4mph</b> @ 20:21:47 (60s) <b>15.8mph</b> @ 20:21:47 (300s)	3291 / 12.4mph	<b>25.1mph</b> at 20:21:07 <b>22.7mph</b> @ 20:21:08 (1s) <b>20.6mph</b> @ 20:21:00 (NoQC) <b>16.3mph</b> @ 20:20:48 (60s) <b>16.3mph</b> @ 20:20:48 (300s)	<b>3.0mph</b> at 20:21:44 <b>3.2mph</b> @ 20:21:44 (1s) <b>3.9mph</b> @ 20:21:45 (3s) <b>11.5mph</b> @ 20:21:48 (60s) <b>15.4mph</b> @ 20:21:48 (300s)	481 / 11.5mph	<b>21.7mph</b> at 20:20:59 <b>21.4mph</b> @ 20:20:59 (1s) <b>21.0mph</b> @ 20:21:00 (3s) <b>17.0mph</b> @ 20:21:12 (60s) <b>17.4mph</b> @ 20:20:48 (300s)	<b>5.6mph</b> at 20:21:45 <b>5.6mph</b> @ 20:21:46 (1s) <b>5.7mph</b> @ 20:21:46 (3s) <b>13.0mph</b> @ 20:21:47 (60s) <b>16.4mph</b> @ 20:21:47 (300s)	803 / 13.0mph
2022-01-29 03:20:52 PM EST  <b>2022-01-29 03:19:47 PM EST to 2022-01-29 03:20:47 PM EST (60s)</b>	987.57mb	12.14V	17.9°F 95%	26.7°F	<b>NNW (340°)</b>	<b>28.6mph</b> at 20:20:21 <b>26.8mph</b> @ 20:20:21 (1s) <b>24.5mph</b> @ 20:19:51 (3s) <b>19.8mph</b> @ 20:19:53 (60s) <b>17.7mph</b> @ 20:19:55 (300s)	<b>7.9mph</b> at 20:20:08 <b>8.1mph</b> @ 20:20:08 (1s) <b>8.5mph</b> @ 20:20:09 (3s) <b>16.6mph</b> @ 20:20:47 (60s) <b>16.8mph</b> @ 20:20:47 (300s)	4479 / 16.6mph	<b>27.2mph</b> at 20:19:50 <b>28.2mph</b> @ 20:19:49 (NoQC) <b>24.5mph</b> @ 20:19:50 (1s) <b>23.2mph</b> @ 20:19:51 (3s) <b>19.1mph</b> @ 20:19:53 (60s) <b>17.1mph</b> @ 20:19:55 (300s)	<b>7.4mph</b> at 20:20:08 <b>7.9mph</b> @ 20:20:09 (1s) <b>8.8mph</b> @ 20:20:09 (3s) <b>16.3mph</b> @ 20:20:47 (60s) <b>16.3mph</b> @ 20:20:47 (300s)	689 / 16.4mph	<b>23.4mph</b> at 20:20:22 <b>23.1mph</b> @ 20:20:22 (1s) <b>22.3mph</b> @ 20:19:52 (3s) <b>20.9mph</b> @ 20:19:52 (60s) <b>18.2mph</b> @ 20:19:55 (300s)	<b>10.0mph</b> at 20:20:09 <b>10.2mph</b> @ 20:20:09 (1s) <b>10.8mph</b> @ 20:20:10 (3s) <b>16.9mph</b> @ 20:20:47 (60s) <b>17.4mph</b> @ 20:20:47 (300s)	1060 / 17.0mph
2022-01-29 03:19:51 PM EST  <b>2022-01-29 03:18:47 PM EST to 2022-01-29 03:19:47 PM EST (60s)</b>	987.44mb	12.14V	18.0°F 95%	26.7°F	<b>NNW (341°)</b>	<b>34.7mph</b> at 20:18:53 <b>34.5mph</b> @ 20:18:53 (0.1s) <b>32.7mph</b> @ 20:18:54 (1s) <b>30.1mph</b> @ 20:18:56 (3s) <b>19.1mph</b> @ 20:19:46 (60s) <b>17.9mph</b> @ 20:19:07 (300s)	<b>7.7mph</b> at 20:19:21 <b>8.5mph</b> @ 20:19:21 (1s) <b>9.4mph</b> @ 20:19:21 (3s) <b>14.2mph</b> @ 20:18:53 (60s) <b>17.2mph</b> @ 20:18:47 (300s)	5160 / 19.1mph	<b>34.2mph</b> at 20:18:55 <b>37.1mph</b> @ 20:19:36 (NoQC) <b>33.7mph</b> @ 20:19:36 (1s) <b>30.4mph</b> @ 20:18:54 (1s) <b>28.4mph</b> @ 20:18:56 (3s) <b>18.4mph</b> @ 20:19:46 (60s) <b>17.3mph</b> @ 20:19:07 (300s)	<b>5.5mph</b> at 20:19:21 <b>6.0mph</b> @ 20:19:21 (1s) <b>7.0mph</b> @ 20:19:22 (3s) <b>14.1mph</b> @ 20:18:53 (60s) <b>16.6mph</b> @ 20:18:52 (300s)	780 / 18.5mph	<b>29.3mph</b> at 20:19:37 <b>28.2mph</b> @ 20:19:37 (1s) <b>27.6mph</b> @ 20:18:56 (3s) <b>19.9mph</b> @ 20:19:46 (60s) <b>18.3mph</b> @ 20:19:09 (300s)	<b>10.3mph</b> at 20:19:21 <b>10.6mph</b> @ 20:19:21 (1s) <b>11.1mph</b> @ 20:19:22 (3s) <b>15.3mph</b> @ 20:18:53 (60s) <b>17.6mph</b> @ 20:18:49 (300s)	1256 / 20.0mph
2022-01-29 03:18:51 PM EST  <b>2022-01-29 03:17:47 PM EST to 2022-01-29 03:18:47 PM EST (60s)</b>	987.52mb	12.14V	18.0°F 95%	26.8°F	<b>NNW (329°)</b>	<b>33.2mph</b> at 20:17:49 <b>33.2mph</b> @ 20:17:49 (0.1s) <b>32.4mph</b> @ 20:17:49 (1s) <b>30.7mph</b> @ 20:17:51 (3s) <b>18.8mph</b> @ 20:18:14 (60s) <b>17.5mph</b> @ 20:18:01 (300s)	<b>7.3mph</b> at 20:18:36 <b>7.5mph</b> @ 20:18:37 (1s) <b>8.1mph</b> @ 20:18:38 (3s) <b>15.5mph</b> @ 20:18:47 (60s) <b>17.1mph</b> @ 20:18:20 (300s)	4164 / 15.5mph	<b>33.7mph</b> at 20:17:49 <b>36.3mph</b> @ 20:17:48 (NoQC) <b>33.2mph</b> @ 20:17:48 (1s) <b>31.5mph</b> @ 20:17:49 (1s) <b>31.2mph</b> @ 20:17:47 (3s) <b>18.4mph</b> @ 20:18:15 (60s) <b>16.9mph</b> @ 20:18:01 (300s)	<b>6.6mph</b> at 20:18:36 <b>7.0mph</b> @ 20:18:36 (1s) <b>7.7mph</b> @ 20:18:38 (3s) <b>15.2mph</b> @ 20:17:47 (60s) <b>17.4mph</b> @ 20:18:20 (300s)	642 / 15.3mph	<b>30.8mph</b> at 20:17:49 <b>30.3mph</b> @ 20:17:50 (1s) <b>29.1mph</b> @ 20:17:51 (3s) <b>19.4mph</b> @ 20:18:15 (60s) <b>17.9mph</b> @ 20:18:02 (300s)	<b>9.7mph</b> at 20:18:37 <b>9.8mph</b> @ 20:18:37 (1s) <b>10.1mph</b> @ 20:18:38 (3s) <b>16.0mph</b> @ 20:17:47 (60s) <b>17.5mph</b> @ 20:18:20 (300s)	1022 / 16.4mph
2022-01-29 03:17:52 PM EST  <b>2022-01-29 03:17:52 PM EST (60s)</b>	987.27mb	12.13V	18.1°F 95%	26.9°F	<b>NNW (345°)</b>	<b>34.8mph</b> at 20:17:46 <b>34.7mph</b> @ 20:17:46 (0.1s)	<b>6.1mph</b> at 20:17:05 <b>6.2mph</b> @ 20:17:05 (1s)	4174 / 15.5mph	<b>36.5mph</b> at 20:17:44 <b>38.6mph</b> @ 20:17:46 (NoQC)	<b>5.5mph</b> at 20:17:05 <b>5.8mph</b> @ 20:17:05 (1s)	638 / 15.2mph	<b>31.4mph</b> at 20:17:46 <b>30.1mph</b> @ 20:17:46 (1s)	<b>7.9mph</b> at 20:17:09 <b>8.0mph</b> @ 20:17:09 (1s)	997 / 16.0mph

2022-01-29 03:16:47 PM EST to 2022-01-29 03:17:47 PM EST (60s)							31.3mph @ 20:17:45 (1s) 29.8mph @ 20:17:46 (3s) 17.2mph @ 20:16:47 (60s) 17.5mph @ 20:16:49 (300s)	6.7mph @ 20:17:06 (3s) 14.1mph @ 20:17:32 (60s) 16.9mph @ 20:17:14 (300s)			34.8mph @ 20:17:46 (0.1s) 33.0mph @ 20:17:45 (1s) 31.3mph @ 20:17:47 (3s) 16.5mph @ 20:16:47 (60s) 16.8mph @ 20:16:49 (300s)	6.4mph @ 20:17:06 (3s) 13.3mph @ 20:17:32 (60s) 16.2mph @ 20:17:15 (300s)			27.9mph @ 20:17:46 (2s) 19.9mph @ 20:16:47 (60s) 17.6mph @ 20:16:47 (300s)	8.2mph @ 20:17:09 (3s) 14.5mph @ 20:17:32 (60s) 17.2mph @ 20:17:16 (300s)		
2022-01-29 03:16:51 PM EST  2022-01-29 03:15:47 PM EST to 2022-01-29 03:16:47 PM EST (60s)	987.57mb	12.15V	18.1°F 95%	26.9°F	NNW (342°)		38.7mph at 20:15:50 38.6mph @ 20:15:50 (0.1s) 36.1mph @ 20:15:51 (1s) 33.5mph @ 20:15:51 (3s) 21.9mph @ 20:15:55 (60s) 18.2mph @ 20:15:53 (300s)	7.7mph at 20:16:12 8.0mph @ 20:16:12 (1s) 9.4mph @ 20:16:12 (3s) 17.2mph @ 20:16:46 (60s) 17.4mph @ 20:16:16 (300s)	4651 / 17.3mph		39.1mph at 20:15:50 41.5mph @ 20:15:49 (NoQC) 37.4mph @ 20:15:49 (0.1s) 36.3mph @ 20:15:51 (1s) 33.3mph @ 20:15:51 (3s) 21.0mph @ 20:15:55 (60s) 17.5mph @ 20:15:54 (300s)	8.0mph at 20:16:11 8.6mph @ 20:16:12 (1s) 9.8mph @ 20:16:12 (3s) 16.5mph @ 20:16:46 (60s) 16.7mph @ 20:16:17 (300s)	695 / 16.5mph		34.1mph at 20:15:50 33.2mph @ 20:15:51 (1s) 31.7mph @ 20:15:52 (3s) 21.9mph @ 20:15:56 (60s) 18.6mph @ 20:15:54 (300s)	11.1mph at 20:16:11 11.3mph @ 20:16:11 (1s) 11.6mph @ 20:16:13 (3s) 17.9mph @ 20:16:47 (60s) 17.8mph @ 20:16:17 (300s)	1126 / 18.0mph	
2022-01-29 03:15:51 PM EST  2022-01-29 03:14:47 PM EST to 2022-01-29 03:15:47 PM EST (60s)	987.29mb	12.14V	18.2°F 95%	27.0°F	NNW (338°)		43.7mph at 20:15:38 43.3mph @ 20:15:38 (0.1s) 40.2mph @ 20:15:39 (1s) 36.7mph @ 20:15:40 (3s) 20.8mph @ 20:15:47 (60s) 18.0mph @ 20:15:47 (300s)	9.2mph at 20:15:25 9.6mph @ 20:15:26 (1s) 10.1mph @ 20:15:27 (3s) 16.8mph @ 20:14:47 (60s) 17.3mph @ 20:14:55 (300s)	5621 / 20.8mph		38.0mph at 20:15:46 44.5mph @ 20:15:38 (NoQC) 39.9mph @ 20:15:38 (0.1s) 38.4mph @ 20:15:39 (1s) 35.9mph @ 20:15:40 (3s) 19.8mph @ 20:15:47 (60s) 17.3mph @ 20:15:47 (300s)	8.0mph at 20:15:26 8.7mph @ 20:15:26 (1s) 9.9mph @ 20:15:27 (3s) 16.4mph @ 20:14:47 (60s) 16.6mph @ 20:14:56 (300s)	838 / 19.8mph		37.2mph at 20:15:38 36.3mph @ 20:15:39 (1s) 34.5mph @ 20:15:41 (3s) 20.7mph @ 20:15:46 (60s) 18.3mph @ 20:15:47 (300s)	11.9mph at 20:15:27 12.1mph @ 20:15:27 (1s) 12.9mph @ 20:15:27 (3s) 17.1mph @ 20:14:47 (60s) 17.6mph @ 20:14:47 (300s)	1310 / 20.8mph	
2022-01-29 03:14:52 PM EST  2022-01-29 03:13:47 PM EST to 2022-01-29 03:14:47 PM EST (60s)	987.41mb	12.14V	18.3°F 95%	27.0°F	NNW (334°)		27.3mph at 20:14:32 25.6mph @ 20:14:20 (1s) 24.6mph @ 20:14:21 (3s) 16.7mph @ 20:14:46 (60s) 17.6mph @ 20:13:47 (300s)	6.4mph at 20:14:02 6.6mph @ 20:14:02 (1s) 7.5mph @ 20:14:04 (3s) 12.8mph @ 20:14:17 (60s) 17.1mph @ 20:14:29 (300s)	4514 / 16.8mph		29.3mph at 20:14:20 32.3mph @ 20:14:20 (NoQC) 29.5mph @ 20:14:20 (0.1s) 27.6mph @ 20:14:20 (1s) 25.8mph @ 20:14:21 (3s) 16.4mph @ 20:14:47 (60s) 16.8mph @ 20:13:47 (300s)	6.2mph at 20:14:02 6.9mph @ 20:14:03 (1s) 8.0mph @ 20:14:04 (3s) 12.3mph @ 20:14:16 (60s) 16.4mph @ 20:14:34 (300s)	691 / 16.4mph		26.4mph at 20:14:20 26.0mph @ 20:14:21 (1s) 25.0mph @ 20:14:22 (3s) 17.1mph @ 20:14:46 (60s) 18.0mph @ 20:13:47 (300s)	8.7mph at 20:14:02 8.9mph @ 20:14:03 (1s) 9.0mph @ 20:14:05 (3s) 13.5mph @ 20:14:18 (60s) 17.4mph @ 20:14:35 (300s)	1072 / 17.1mph	
2022-01-29 03:13:51 PM EST  2022-01-29 03:12:47 PM EST to 2022-01-29 03:13:47 PM EST (60s)	987.58mb	12.14V	18.3°F 95%	27.1°F	NNW (343°)		32.1mph at 20:12:52 32.0mph @ 20:12:52 (0.1s) 29.9mph @ 20:12:52 (1s) 27.4mph @ 20:12:53 (3s) 17.7mph @ 20:13:16 (60s) 18.6mph @ 20:13:16 (300s)	6.6mph at 20:13:28 7.1mph @ 20:12:45 (1s) 7.9mph @ 20:13:32 (3s) 15.6mph @ 20:13:41 (60s) 17.6mph @ 20:13:46 (300s)	4300 / 16.0mph		26.5mph at 20:12:52 30.8mph @ 20:12:52 (NoQC) 28.4mph @ 20:12:52 (0.1s) 26.1mph @ 20:12:52 (1s) 24.0mph @ 20:12:53 (3s) 17.0mph @ 20:13:17 (60s) 17.7mph @ 20:13:17 (300s)	5.3mph at 20:13:32 6.0mph @ 20:13:32 (1s) 6.4mph @ 20:13:32 (3s) 14.9mph @ 20:13:42 (60s) 16.8mph @ 20:13:46 (300s)	641 / 15.3mph		25.4mph at 20:12:52 24.7mph @ 20:12:53 (1s) 23.7mph @ 20:12:54 (3s) 17.7mph @ 20:13:17 (60s) 18.8mph @ 20:13:17 (300s)	8.1mph at 20:13:32 8.2mph @ 20:13:32 (1s) 8.5mph @ 20:13:32 (3s) 15.9mph @ 20:13:43 (60s) 18.0mph @ 20:13:46 (300s)	1007 / 16.1mph	
2022-01-29 03:12:51 PM EST  2022-01-29 03:11:47 PM EST to 2022-01-29 03:12:47 PM EST (60s)	987.47mb	12.15V	18.4°F 95%	27.2°F	NNW (338°)		28.4mph at 20:12:12 26.3mph @ 20:12:03 (1s) 24.2mph @ 20:12:03 (3s) 20.1mph @ 20:11:54 (60s) 19.7mph @ 20:11:47 (300s)	7.8mph at 20:12:44 8.5mph @ 20:12:45 (1s) 9.8mph @ 20:12:46 (3s) 16.4mph @ 20:12:46 (60s) 18.5mph @ 20:12:46 (300s)	4417 / 16.4mph		26.3mph at 20:12:33 29.2mph @ 20:11:50 (NoQC) 24.7mph @ 20:11:50 (1s) 22.8mph @ 20:11:53 (3s) 18.9mph @ 20:11:54 (60s) 18.7mph @ 20:11:47 (300s)	8.1mph at 20:12:45 8.9mph @ 20:12:46 (1s) 9.5mph @ 20:12:46 (3s) 16.0mph @ 20:12:16 (60s) 17.5mph @ 20:12:46 (300s)	681 / 16.2mph		23.7mph at 20:12:03 23.2mph @ 20:12:03 (1s) 21.9mph @ 20:12:04 (3s) 20.6mph @ 20:11:54 (60s) 19.9mph @ 20:11:47 (300s)	11.8mph at 20:12:46 12.1mph @ 20:12:46 (1s) 12.5mph @ 20:12:46 (3s) 17.2mph @ 20:12:46 (60s) 18.8mph @ 20:12:46 (300s)	1077 / 17.2mph	
2022-01-29 03:11:51 PM EST  2022-01-29	987.48mb	12.14V	18.4°F 95%	27.2°F	NNW (347°)		37.8mph at 20:11:06 37.7mph @ 20:11:06 (0.1s) 33.2mph @ 20:11:06	9.6mph at 20:11:31 9.9mph @ 20:11:31 (1s) 11.2mph @ 20:11:32	5388 / 19.9mph		34.3mph at 20:10:56 37.7mph @ 20:11:06 (NoQC) 34.1mph @ 20:11:06	6.3mph at 20:11:31 6.9mph @ 20:11:32 (1s) 8.3mph @ 20:11:32 (3s)	792 / 18.8mph		30.9mph at 20:11:06 30.0mph @ 20:11:07 (1s) 28.7mph @ 20:10:57	12.0mph at 20:11:32 12.1mph @ 20:11:32 (1s) 12.6mph @ 20:11:33	1283 / 20.4mph	

03:10:47 PM EST to 2022-01-29 03:11:47 PM EST (60s)						(1s) 30.4mph @ 20:10:57 (3s) 21.4mph @ 20:11:16 (60s) 20.1mph @ 20:11:16 (300s)	(3s) 17.5mph @ 20:10:52 (60s) 18.8mph @ 20:10:47 (300s)		(0.1s) 31.3mph @ 20:11:06 (1s) 29.7mph @ 20:10:57 (3s) 20.3mph @ 20:11:16 (60s) 19.2mph @ 20:11:16 (300s)			16.3mph @ 20:10:54 (60s) 17.9mph @ 20:10:47 (300s)	(3s) 21.3mph @ 20:11:17 (60s) 20.2mph @ 20:11:18 (300s)	(3s) 17.4mph @ 20:10:53 (60s) 19.0mph @ 20:10:47 (300s)	
2022-01-29 03:10:52 PM EST  2022-01-29 03:09:47 PM EST to 2022-01-29 03:10:47 PM EST (60s)	987.53mb	12.14V	18.5°F 95%	27.3°F	NNW (342°)	28.1mph at 20:10:32 27.2mph @ 20:10:32 (1s) 24.4mph @ 20:10:34 (3s) 19.2mph @ 20:10:04 (60s) 19.0mph @ 20:09:58 (300s)	9.0mph at 20:10:08 9.2mph @ 20:10:08 (1s) 9.5mph @ 20:10:11 (3s) 16.9mph @ 20:10:22 (60s) 18.5mph @ 20:10:20 (300s)	4752 / 17.6mph	27.4mph at 20:10:32 29.3mph @ 20:10:31 (NoQC) 25.4mph @ 20:10:32 (1s) 23.0mph @ 20:10:32 (3s) 18.1mph @ 20:10:03 (60s) 18.2mph @ 20:09:58 (300s)		692 / 16.4mph	24.2mph at 20:10:32 23.4mph @ 20:10:32 (1s) 22.6mph @ 20:10:34 (3s) 19.2mph @ 20:10:05 (60s) 19.4mph @ 20:09:58 (300s)	9.9mph at 20:10:11 10.0mph @ 20:10:11 (1s) 10.4mph @ 20:10:12 (3s) 16.9mph @ 20:10:29 (60s) 18.8mph @ 20:10:21 (300s)	1093 / 17.5mph	
2022-01-29 03:09:52 PM EST  2022-01-29 03:08:47 PM EST to 2022-01-29 03:09:47 PM EST (60s)	987.47mb	12.13V	18.6°F 95%	27.3°F	NNW (341°)	32.7mph at 20:09:17 32.5mph @ 20:09:17 (1s) 30.6mph @ 20:09:17 (3s) 26.9mph @ 20:09:19 (3s) 20.3mph @ 20:09:27 (60s) 19.4mph @ 20:09:24 (300s)	8.8mph at 20:09:03 9.5mph @ 20:09:03 (1s) 11.2mph @ 20:09:45 (3s) 18.2mph @ 20:09:46 (60s) 18.8mph @ 20:09:03 (300s)	4921 / 18.2mph	30.4mph at 20:09:19 31.9mph @ 20:08:06 (NoQC) 29.3mph @ 20:09:06 (1s) 27.7mph @ 20:09:07 (1s) 26.1mph @ 20:09:19 (3s) 19.3mph @ 20:09:27 (60s) 18.5mph @ 20:09:24 (300s)		733 / 17.4mph	26.7mph at 20:09:18 25.8mph @ 20:09:18 (1s) 25.0mph @ 20:09:20 (3s) 20.5mph @ 20:09:28 (60s) 19.7mph @ 20:09:25 (300s)	12.3mph at 20:09:03 12.6mph @ 20:09:03 (1s) 13.1mph @ 20:09:46 (3s) 18.6mph @ 20:09:47 (60s) 19.2mph @ 20:09:04 (300s)	1173 / 18.7mph	
2022-01-29 03:08:51 PM EST  2022-01-29 03:07:47 PM EST to 2022-01-29 03:08:47 PM EST (60s)	987.17mb	12.14V	18.6°F 95%	27.4°F	NNW (347°)	36.6mph at 20:08:29 36.5mph @ 20:08:29 (1s) 35.3mph @ 20:08:30 (1s) 32.2mph @ 20:08:31 (3s) 22.9mph @ 20:07:49 (60s) 18.9mph @ 20:08:46 (300s)	10.6mph at 20:08:10 11.1mph @ 20:08:11 (1s) 12.9mph @ 20:08:11 (3s) 19.0mph @ 20:08:27 (60s) 18.4mph @ 20:08:26 (300s)	5461 / 20.2mph	35.8mph at 20:08:30 39.9mph @ 20:08:29 (NoQC) 36.0mph @ 20:08:29 (1s) 34.7mph @ 20:08:30 (1s) 31.9mph @ 20:08:31 (3s) 22.4mph @ 20:07:49 (60s) 18.2mph @ 20:08:47 (300s)		806 / 19.1mph	33.3mph at 20:08:29 32.4mph @ 20:08:30 (1s) 31.2mph @ 20:08:31 (3s) 22.9mph @ 20:07:47 (60s) 19.4mph @ 20:07:48 (300s)	12.8mph at 20:08:11 13.1mph @ 20:08:11 (1s) 13.7mph @ 20:08:12 (3s) 19.4mph @ 20:08:28 (60s) 19.0mph @ 20:08:26 (300s)	1275 / 20.2mph	
2022-01-29 03:07:51 PM EST  2022-01-29 03:06:47 PM EST to 2022-01-29 03:07:47 PM EST (60s)	987.38mb	12.15V	18.7°F 95%	27.5°F	NNW (342°)	38.9mph at 20:07:24 38.5mph @ 20:07:24 (1s) 37.0mph @ 20:07:24 (1s) 34.5mph @ 20:07:25 (3s) 23.4mph @ 20:07:41 (60s) 18.8mph @ 20:07:46 (300s)	12.4mph at 20:07:31 13.4mph @ 20:07:31 (1s) 14.9mph @ 20:07:33 (3s) 15.4mph @ 20:06:47 (60s) 17.6mph @ 20:06:47 (300s)	6154 / 22.7mph	34.8mph at 20:07:25 42.0mph @ 20:07:23 (NoQC) 37.9mph @ 20:07:23 (1s) 36.5mph @ 20:07:24 (1s) 33.7mph @ 20:07:25 (3s) 23.1mph @ 20:07:42 (60s) 18.1mph @ 20:07:46 (300s)		945 / 22.3mph	32.5mph at 20:07:24 31.7mph @ 20:07:24 (1s) 30.7mph @ 20:07:26 (3s) 23.7mph @ 20:07:41 (60s) 19.4mph @ 20:07:46 (300s)	16.9mph at 20:07:21 17.0mph @ 20:07:22 (1s) 18.1mph @ 20:07:34 (3s) 15.9mph @ 20:06:47 (60s) 18.2mph @ 20:06:47 (300s)	1450 / 22.9mph	
2022-01-29 03:06:52 PM EST  2022-01-29 03:05:47 PM EST to 2022-01-29 03:06:47 PM EST (60s)	987.08mb	12.14V	18.8°F 95%	27.5°F	NNW (347°)	35.3mph at 20:06:43 35.2mph @ 20:06:43 (1s) 32.7mph @ 20:06:43 (1s) 28.7mph @ 20:06:45 (3s) 18.2mph @ 20:05:47 (60s) 18.1mph @ 20:05:47 (300s)	6.6mph at 20:06:08 6.7mph @ 20:06:08 (1s) 7.3mph @ 20:06:10 (3s) 13.4mph @ 20:06:38 (60s) 17.3mph @ 20:06:18 (300s)	4133 / 15.4mph	33.9mph at 20:06:43 37.1mph @ 20:06:43 (NoQC) 33.7mph @ 20:06:43 (1s) 31.1mph @ 20:06:44 (1s) 27.6mph @ 20:06:45 (3s) 23.1mph @ 20:06:47 (60s) 17.4mph @ 20:05:47 (60s) 17.4mph @ 20:05:47 (300s)		612 / 14.6mph	31.1mph at 20:06:43 30.4mph @ 20:06:44 (1s) 28.8mph @ 20:06:45 (3s) 19.1mph @ 20:05:47 (60s) 18.7mph @ 20:05:47 (300s)	9.2mph at 20:06:09 9.2mph @ 20:06:09 (1s) 9.6mph @ 20:06:11 (3s) 14.0mph @ 20:06:34 (60s) 17.8mph @ 20:06:24 (300s)	993 / 15.9mph	
2022-01-29 03:05:51 PM EST  2022-01-29 03:04:47 PM EST to	987.43mb	12.14V	18.9°F 95%	27.6°F	NNW (337°)	33.5mph at 20:05:07 33.3mph @ 20:05:07 (1s) 30.3mph @ 20:05:08 (1s) 25.6mph	7.1mph at 20:05:46 7.2mph @ 20:05:46 (1s) 8.6mph @ 20:05:46 (3s) 17.9mph @ 20:05:00	4920 / 18.2mph	36.2mph at 20:05:04 39.3mph @ 20:05:04 (1s) 35.6mph @ 20:05:04 (1s) 31.9mph		738 / 17.5mph	29.6mph at 20:05:04 28.7mph @ 20:05:05 (1s) 26.8mph @ 20:05:06 (3s) 21.2mph	10.6mph at 20:05:46 10.8mph @ 20:05:46 (1s) 11.6mph @ 20:05:46 (3s) 18.5mph	1206 / 19.2mph	

2022-01-29 03:05:47 PM EST (60s)							@ 20:05:08 <b>20.9mph</b> (60s) @ 20:05:23 <b>18.3mph</b> (300s) @ 20:05:37	(60s) <b>17.4mph</b> (60s) @ 20:04:54 <b>300s</b>		@ 20:05:01 <b>27.1mph</b> (1s) @ 20:05:03 <b>20.2mph</b> (60s) @ 20:05:24 <b>17.5mph</b> (300s) @ 20:05:38	(60s) <b>16.7mph</b> (300s) @ 20:04:54	@ 20:05:24 <b>18.8mph</b> (300s) @ 20:05:40	@ 20:04:47 <b>17.9mph</b> (300s) @ 20:04:54		
2022-01-29 03:04:52 PM EST	987.32mb	12.14V	18.9°F 95%	27.6°F	<b>NNW</b> (344°)		<b>33.5mph</b> at 20:04:27 <b>33.3mph</b> (0.1s) @ 20:04:27 <b>31.0mph</b> (1s) @ 20:04:27 <b>29.2mph</b> (3s) @ 20:04:28 <b>19.7mph</b> (60s) @ 20:03:47 <b>17.5mph</b> (300s) @ 20:04:46	<b>6.7mph</b> at 20:03:50 <b>7.1mph</b> @ 20:03:50 (1s) <b>9.1mph</b> @ 20:03:51 (3s) <b>15.8mph</b> @ 20:04:23 (60s) <b>17.1mph</b> @ 20:03:50 (300s)	4859 / 18.0mph	<b>30.5mph</b> at 20:04:26 <b>33.3mph</b> @ 20:04:27 (NoQC) <b>30.5mph</b> @ 20:04:27 (0.1s) <b>28.9mph</b> @ 20:04:27 (1s) <b>28.0mph</b> @ 20:04:28 (3s) <b>18.6mph</b> @ 20:03:47 (60s) <b>16.8mph</b> @ 20:04:46 (300s)	<b>7.8mph</b> at 20:04:22 <b>8.8mph</b> @ 20:04:22 (1s) <b>9.6mph</b> @ 20:04:22 (3s) <b>15.6mph</b> @ 20:04:25 (60s) <b>16.3mph</b> @ 20:03:50 (300s)	749 / 17.8mph	<b>28.9mph</b> at 20:04:28 <b>28.3mph</b> @ 20:04:27 (1s) <b>27.6mph</b> @ 20:04:29 (3s) <b>20.2mph</b> @ 20:03:47 (60s) <b>18.0mph</b> @ 20:04:33 (300s)	<b>10.6mph</b> at 20:04:22 <b>10.8mph</b> @ 20:04:22 (1s) <b>11.5mph</b> @ 20:04:22 (3s) <b>17.4mph</b> @ 20:04:25 (60s) <b>17.5mph</b> @ 20:03:47 (300s)	1163 / 18.5mph
2022-01-29 03:03:51 PM EST	987.31mb	12.13V	19.0°F 95%	27.7°F	<b>NNW</b> (339°)		<b>35.4mph</b> at 20:02:51 <b>35.3mph</b> (0.1s) @ 20:02:51 <b>31.7mph</b> (1s) @ 20:02:51 <b>31.1mph</b> (3s) @ 20:02:51 <b>19.7mph</b> (60s) @ 20:03:44 <b>17.1mph</b> (300s) @ 20:03:46	<b>9.6mph</b> at 20:03:33 <b>9.7mph</b> @ 20:03:34 (1s) <b>11.2mph</b> @ 20:03:34 (3s) <b>16.9mph</b> @ 20:02:47 (60s) <b>15.6mph</b> @ 20:02:47 (300s)	5325 / 19.7mph	<b>33.5mph</b> at 20:02:49 <b>37.6mph</b> @ 20:02:48 (NoQC) <b>34.1mph</b> @ 20:02:48 (0.1s) <b>32.3mph</b> @ 20:02:49 (1s) <b>30.9mph</b> @ 20:02:51 (3s) <b>18.6mph</b> @ 20:03:47 (60s) <b>16.3mph</b> @ 20:03:47 (300s)	<b>7.8mph</b> at 20:03:33 <b>8.7mph</b> @ 20:03:33 (1s) <b>9.9mph</b> @ 20:03:34 (3s) <b>16.1mph</b> @ 20:02:47 (60s) <b>15.0mph</b> @ 20:02:47 (300s)	788 / 18.7mph	<b>30.5mph</b> at 20:02:49 <b>29.5mph</b> @ 20:02:50 (1s) <b>29.1mph</b> @ 20:02:51 (3s) <b>20.2mph</b> @ 20:03:46 (60s) <b>17.5mph</b> @ 20:03:46 (300s)	<b>12.4mph</b> at 20:03:33 <b>12.9mph</b> @ 20:03:34 (1s) <b>13.8mph</b> @ 20:03:35 (3s) <b>17.2mph</b> @ 20:02:47 (60s) <b>16.1mph</b> @ 20:02:47 (300s)	1270 / 20.2mph
2022-01-29 03:02:51 PM EST	987.40mb	12.14V	19.1°F 95%	27.7°F	<b>NNW</b> (340°)		<b>29.5mph</b> at 20:02:22 <b>29.5mph</b> (0.1s) @ 20:02:22 <b>27.9mph</b> (1s) @ 20:02:22 <b>25.2mph</b> (3s) @ 20:02:24 <b>17.8mph</b> @ 20:01:47 (60s) <b>15.7mph</b> @ 20:02:27 (300s)	<b>10.1mph</b> at 20:01:53 <b>10.5mph</b> @ 20:01:54 (1s) <b>11.6mph</b> @ 20:01:54 (3s) <b>16.1mph</b> @ 20:02:08 (60s) <b>15.2mph</b> @ 20:01:59 (300s)	4556 / 16.9mph	<b>30.3mph</b> at 20:02:22 <b>31.1mph</b> @ 20:02:22 (NoQC) <b>28.6mph</b> @ 20:02:22 (0.1s) <b>27.0mph</b> @ 20:02:23 (1s) <b>25.1mph</b> @ 20:02:24 (3s) <b>17.1mph</b> @ 20:01:47 (60s) <b>15.2mph</b> @ 20:02:28 (300s)	<b>8.1mph</b> at 20:01:55 <b>9.3mph</b> @ 20:01:55 (1s) <b>11.0mph</b> @ 20:01:56 (3s) <b>15.2mph</b> @ 20:02:18 (60s) <b>14.7mph</b> @ 20:02:00 (300s)	680 / 16.2mph	<b>25.9mph</b> at 20:02:22 <b>25.3mph</b> @ 20:02:23 (1s) <b>24.3mph</b> @ 20:02:24 (3s) <b>18.3mph</b> @ 20:01:47 (60s) <b>16.2mph</b> @ 20:02:30 (300s)	<b>12.9mph</b> at 20:02:38 <b>13.1mph</b> @ 20:02:38 (1s) <b>13.6mph</b> @ 20:01:56 (3s) <b>16.7mph</b> @ 20:02:11 (60s) <b>15.7mph</b> @ 20:02:02 (300s)	1078 / 17.2mph
2022-01-29 03:01:51 PM EST	987.26mb	12.14V	19.2°F 95%	27.8°F	<b>NNW</b> (336°)		<b>28.7mph</b> at 20:01:44 <b>28.7mph</b> @ 20:01:44 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 20:01:18 (1s) <b>25.4mph</b> @ 20:01:44 (3s) <b>17.9mph</b> @ 20:01:45 (60s) <b>15.7mph</b> @ 20:01:05 (300s)	<b>7.1mph</b> at 20:01:32 <b>7.3mph</b> @ 20:01:32 (1s) <b>7.9mph</b> @ 20:01:32 (3s) <b>14.9mph</b> @ 20:00:51 (60s) <b>15.4mph</b> @ 20:01:41 (300s)	4800 / 17.8mph	<b>29.6mph</b> at 20:01:18 <b>31.6mph</b> @ 20:01:17 (NoQC) <b>28.8mph</b> @ 20:01:17 (0.1s) <b>27.6mph</b> @ 20:01:18 (1s) <b>25.1mph</b> @ 20:01:18 (3s) <b>17.1mph</b> @ 20:01:45 (60s) <b>15.3mph</b> @ 20:01:03 (300s)	<b>7.1mph</b> at 20:01:31 <b>7.8mph</b> @ 20:01:32 (1s) <b>8.3mph</b> @ 20:01:34 (3s) <b>14.2mph</b> @ 20:00:51 (60s) <b>14.9mph</b> @ 20:01:38 (300s)	721 / 17.1mph	<b>26.6mph</b> at 20:01:18 <b>25.6mph</b> @ 20:01:18 (1s) <b>23.7mph</b> @ 20:01:19 (3s) <b>18.3mph</b> @ 20:01:46 (60s) <b>16.2mph</b> @ 20:01:04 (300s)	<b>9.8mph</b> at 20:01:34 <b>9.8mph</b> @ 20:01:34 (1s) <b>10.1mph</b> @ 20:01:35 (3s) <b>15.8mph</b> @ 20:00:50 (60s) <b>15.9mph</b> @ 20:00:47 (300s)	1152 / 18.4mph
2022-01-29 03:00:52 PM EST	987.25mb	12.13V	19.2°F 95%	27.8°F	<b>N</b> (351°)		<b>26.5mph</b> at 19:59:49 <b>24.4mph</b> (1s) @ 19:59:49 <b>21.9mph</b> (3s) @ 19:59:51 <b>18.0mph</b> @ 20:00:12 (60s) <b>16.2mph</b> @ 19:59:54 (300s)	<b>7.1mph</b> at 20:00:32 <b>7.4mph</b> @ 20:00:32 (1s) <b>9.0mph</b> @ 20:00:33 (3s) <b>15.0mph</b> @ 20:00:45 (60s) <b>15.4mph</b> @ 20:00:45 (300s)	4057 / 15.1mph	<b>25.4mph</b> at 20:00:10 <b>27.5mph</b> @ 19:59:49 (NoQC) <b>23.9mph</b> @ 19:59:49 (1s) <b>22.2mph</b> @ 19:59:51 (3s) <b>17.4mph</b> @ 20:00:11 (60s) <b>15.9mph</b> @ 19:59:54 (300s)	<b>5.6mph</b> at 20:00:32 <b>6.1mph</b> @ 20:00:32 (1s) <b>7.4mph</b> @ 20:00:33 (3s) <b>14.3mph</b> @ 20:00:46 (60s) <b>15.0mph</b> @ 20:00:45 (300s)	603 / 14.4mph	<b>23.1mph</b> at 20:00:06 <b>22.7mph</b> @ 20:00:07 (1s) <b>21.7mph</b> @ 20:00:07 (3s) <b>15.3mph</b> @ 20:00:15 (60s) <b>16.5mph</b> @ 20:00:11 (300s)	<b>10.3mph</b> at 20:00:36 <b>10.4mph</b> @ 20:00:36 (1s) <b>11.0mph</b> @ 20:00:37 (3s) <b>15.8mph</b> @ 20:00:46 (60s) <b>15.9mph</b> @ 20:00:45 (300s)	990 / 15.9mph
2022-01-29 02:59:52 PM EST	987.19mb	12.14V	19.3°F 95%	27.8°F	<b>NNW</b> (347°)		<b>27.3mph</b> at 19:59:38 <b>26.1mph</b> @ 19:59:39 (1s) <b>25.5mph</b> @ 19:59:39 (3s) <b>16.0mph</b> @ 19:59:46 (60s)	<b>7.9mph</b> at 19:58:56 <b>8.4mph</b> @ 19:58:57 (1s) <b>9.4mph</b> @ 19:58:57 (3s) <b>11.6mph</b> @ 19:59:15 (60s) <b>15.3mph</b>	4297 / 16.0mph	<b>27.7mph</b> at 19:59:38 <b>30.5mph</b> @ 19:59:39 (1s) <b>26.3mph</b> @ 19:59:39 (3s) <b>24.0mph</b> @ 19:59:40 (3s)	<b>6.8mph</b> at 19:58:56 <b>7.8mph</b> @ 19:58:56 (1s) <b>9.5mph</b> @ 19:58:57 (3s) <b>11.4mph</b> @ 19:59:14 (60s) <b>15.0mph</b>	648 / 15.4mph	<b>26.1mph</b> at 19:59:40 <b>25.4mph</b> @ 19:59:41 (1s) <b>24.7mph</b> @ 19:59:41 (3s) <b>16.0mph</b> @ 19:59:47 (60s)	<b>11.1mph</b> at 19:58:56 <b>11.4mph</b> @ 19:58:57 (1s) <b>11.0mph</b> @ 19:58:47 (3s) <b>12.4mph</b> @ 19:59:15 (60s)	1000 / 16.0mph



02:59:47 PM EST (60s)						16.1mph @ 19:59:45 (300s)	@ 19:59:16 (300s)		15.4mph @ 19:59:46 (60s) 15.7mph @ 19:59:46 (300s)	@ 19:59:17 (300s)		16.4mph @ 19:59:47 (300s)	15.7mph @ 19:59:17 (300s)	
2022-01-29 02:58:51 PM EST	987.35mb	12.14V	19.3°F 95%	27.9°F	NNW (339°)	22.9mph at 19:58:11 21.8mph @ 19:58:11 (1s) 20.3mph @ 19:58:13 (3s) 16.1mph @ 19:57:47 (60s) 16.6mph @ 19:57:48 (300s)	6.1mph at 19:58:38 6.2mph @ 19:58:39 (1s) 6.5mph @ 19:58:40 (3s) 12.3mph @ 19:58:46 (60s) 15.6mph @ 19:58:46 (300s)	3287 / 12.3mph	23.7mph at 19:58:11 20.8mph @ 19:58:11 (1s) 18.5mph @ 19:58:13 (3s) 15.8mph @ 19:57:48 (60s) 16.2mph @ 19:57:49 (300s)	5.7mph at 19:58:39 6.6mph @ 19:58:39 (1s) 7.8mph @ 19:58:39 (3s) 12.4mph @ 19:58:47 (60s) 15.3mph @ 19:58:47 (300s)	518 / 12.4mph	19.9mph at 19:58:11 19.5mph @ 19:58:12 (1s) 18.8mph @ 19:58:13 (3s) 16.6mph @ 19:57:47 (60s) 17.0mph @ 19:57:49 (300s)	8.6mph at 19:58:41 8.8mph @ 19:58:42 (1s) 9.3mph @ 19:58:42 (3s) 13.2mph @ 19:58:46 (60s) 16.0mph @ 19:58:46 (300s)	816 / 13.2mph
2022-01-29 02:57:51 PM EST	987.29mb	12.14V	19.3°F 95%	27.9°F	NNW (335°)	29.2mph at 19:56:54 29.1mph @ 19:56:54 (1s) 27.5mph @ 19:56:55 (1s) 24.9mph @ 19:56:56 (3s) 19.2mph @ 19:56:59 (60s) 16.7mph @ 19:56:57 (300s)	7.3mph at 19:57:24 7.9mph @ 19:57:24 (1s) 9.4mph @ 19:57:25 (3s) 16.1mph @ 19:57:26 (60s) 16.4mph @ 19:57:25 (300s)	4335 / 16.1mph	28.3mph at 19:56:54 29.8mph @ 19:56:54 (NoQC) 25.5mph @ 19:56:54 (1s) 23.4mph @ 19:57:34 (3s) 18.5mph @ 19:57:01 (60s) 16.3mph @ 19:56:59 (300s)	6.7mph at 19:57:05 7.8mph @ 19:57:05 (1s) 8.4mph @ 19:57:05 (3s) 15.7mph @ 19:57:26 (60s) 16.0mph @ 19:57:26 (300s)	669 / 15.9mph	25.4mph at 19:56:54 25.0mph @ 19:56:55 (1s) 24.1mph @ 19:56:56 (3s) 19.3mph @ 19:57:02 (60s) 17.1mph @ 19:56:59 (300s)	11.1mph at 19:57:26 11.4mph @ 19:57:26 (1s) 11.9mph @ 19:57:12 (3s) 16.5mph @ 19:57:46 (60s) 16.9mph @ 19:57:30 (300s)	1037 / 16.6mph
2022-01-29 02:56:51 PM EST	987.20mb	12.13V	19.4°F 95%	27.9°F	NNW (337°)	30.9mph at 19:56:05 30.8mph @ 19:56:05 (1s) 28.2mph @ 19:56:05 (1s) 24.3mph @ 19:56:06 (3s) 20.0mph @ 19:56:26 (60s) 17.3mph @ 19:56:51 (300s)	7.5mph at 19:55:54 8.0mph @ 19:55:55 (1s) 9.6mph @ 19:55:56 (3s) 17.3mph @ 19:56:02 (60s) 16.5mph @ 19:56:33 (300s)	4798 / 17.8mph	29.7mph at 19:56:05 33.5mph @ 19:56:05 (NoQC) 30.7mph @ 19:56:05 (1s) 27.4mph @ 19:56:05 (1s) 24.2mph @ 19:56:06 (3s) 19.3mph @ 19:56:22 (60s) 16.9mph @ 19:56:52 (300s)	7.1mph at 19:55:54 8.0mph @ 19:55:54 (1s) 9.4mph @ 19:55:54 (3s) 17.0mph @ 19:56:03 (60s) 16.1mph @ 19:56:33 (300s)	721 / 17.1mph	24.2mph at 19:56:05 23.7mph @ 19:56:06 (1s) 22.4mph @ 19:56:07 (3s) 19.9mph @ 19:56:27 (60s) 17.7mph @ 19:56:53 (300s)	11.8mph at 19:56:30 11.9mph @ 19:56:31 (1s) 12.2mph @ 19:56:32 (3s) 17.8mph @ 19:56:03 (60s) 16.9mph @ 19:56:36 (300s)	1129 / 18.0mph
2022-01-29 02:55:51 PM EST	987.25mb	12.14V	19.4°F 95%	28.0°F	NNW (330°)	34.2mph at 19:55:31 34.0mph @ 19:55:31 (1s) 32.8mph @ 19:55:31 (1s) 31.0mph @ 19:55:33 (3s) 18.3mph @ 19:55:44 (60s) 17.3mph @ 19:55:45 (300s)	7.9mph at 19:55:15 8.2mph @ 19:55:15 (1s) 9.7mph @ 19:55:16 (3s) 13.2mph @ 19:54:53 (60s) 16.5mph @ 19:54:46 (300s)	4903 / 18.2mph	33.8mph at 19:55:32 35.8mph @ 19:55:32 (NoQC) 32.5mph @ 19:55:32 (1s) 31.4mph @ 19:55:31 (1s) 30.3mph @ 19:55:33 (3s) 18.0mph @ 19:55:44 (60s) 16.8mph @ 19:55:44 (300s)	8.0mph at 19:54:50 9.0mph @ 19:54:51 (1s) 9.6mph @ 19:54:52 (3s) 12.8mph @ 19:54:53 (60s) 16.0mph @ 19:54:46 (300s)	755 / 17.9mph	30.1mph at 19:55:32 29.6mph @ 19:55:33 (1s) 28.9mph @ 19:55:33 (3s) 18.3mph @ 19:55:45 (60s) 17.7mph @ 19:55:44 (300s)	11.4mph at 19:54:52 11.6mph @ 19:54:53 (1s) 12.0mph @ 19:55:19 (3s) 13.9mph @ 19:54:54 (60s) 17.0mph @ 19:54:46 (300s)	1151 / 18.3mph
2022-01-29 02:54:52 PM EST	987.27mb	12.13V	19.4°F 95%	28.0°F	NNW (334°)	26.6mph at 19:54:11 25.0mph @ 19:54:11 (1s) 22.4mph @ 19:54:11 (3s) 17.2mph @ 19:53:54 (60s) 17.1mph @ 19:53:46 (300s)	5.4mph at 19:54:32 5.6mph @ 19:54:33 (1s) 6.1mph @ 19:54:34 (3s) 13.5mph @ 19:54:44 (60s) 16.5mph @ 19:54:44 (300s)	3642 / 13.6mph	26.3mph at 19:54:07 27.0mph @ 19:54:07 (NoQC) 24.5mph @ 19:54:08 (1s) 23.7mph @ 19:54:09 (3s) 16.8mph @ 19:53:54 (60s) 16.6mph @ 19:54:18 (300s)	4.4mph at 19:54:31 4.6mph @ 19:54:32 (1s) 5.1mph @ 19:54:32 (3s) 13.1mph @ 19:54:44 (60s) 16.0mph @ 19:54:45 (300s)	556 / 13.3mph	22.5mph at 19:54:11 22.0mph @ 19:54:11 (1s) 21.5mph @ 19:54:12 (3s) 17.8mph @ 19:53:48 (60s) 17.5mph @ 19:53:46 (300s)	6.6mph at 19:54:34 6.7mph @ 19:54:34 (1s) 7.0mph @ 19:54:34 (3s) 14.1mph @ 19:54:45 (60s) 17.0mph @ 19:54:45 (300s)	877 / 14.1mph
2022-01-29 02:53:51 PM EST	987.14mb	12.14V	19.4°F 95%	28.0°F	NNW (337°)	25.8mph at 19:52:57 24.7mph @ 19:52:56 (1s) 23.9mph @ 19:52:57 (3s) 17.6mph @ 19:53:34 (60s) 17.2mph @ 19:53:38 (300s)	8.9mph at 19:53:39 9.3mph @ 19:53:40 (1s) 10.3mph @ 19:53:40 (3s) 16.1mph @ 19:52:51 (60s) 16.5mph @ 19:52:53 (300s)	4624 / 17.2mph	26.8mph at 19:53:10 28.3mph @ 19:53:10 (NoQC) 24.5mph @ 19:52:56 (1s) 22.8mph @ 19:53:10 (3s) 17.3mph @ 19:53:34 (60s) 16.6mph @ 19:53:39 (300s)	7.8mph at 19:53:39 8.8mph @ 19:53:40 (1s) 9.7mph @ 19:53:40 (3s) 15.8mph @ 19:52:55 (60s) 15.9mph @ 19:52:54 (300s)	703 / 16.7mph	23.1mph at 19:52:57 22.8mph @ 19:52:57 (1s) 22.1mph @ 19:52:59 (3s) 18.2mph @ 19:53:34 (60s) 17.6mph @ 19:53:39 (300s)	10.9mph at 19:53:40 11.1mph @ 19:53:40 (1s) 11.6mph @ 19:53:41 (3s) 16.7mph @ 19:52:51 (60s) 16.9mph @ 19:52:54 (300s)	1112 / 17.7mph

2022-01-29 02:52:52 PM EST	987.01mb	12.14V	19.5°F 95%	28.1°F	NNW (343°)	28.5mph at 19:51:47 25.4mph @ 19:51:48 (1s) 23.1mph @ 19:51:49 (3s) 21.6mph @ 19:51:51 (60s) 17.7mph @ 19:52:02 (300s)	9.2mph at 19:52:31 9.5mph @ 19:52:32 (1s) 10.7mph @ 19:52:33 (3s) 16.3mph @ 19:52:39 (60s) 16.7mph @ 19:52:45 (300s)	4411 / 16.4mph	27.0mph at 19:51:47 29.2mph @ 19:51:47 (NoQC) 25.3mph @ 19:51:48 (1s) 22.6mph @ 19:51:50 (3s) 20.8mph @ 19:51:51 (60s) 17.0mph @ 19:52:02 (300s)	9.2mph at 19:52:31 10.1mph @ 19:52:31 (1s) 10.8mph @ 19:52:33 (3s) 16.0mph @ 19:52:39 (60s) 16.1mph @ 19:52:46 (300s)	682 / 16.2mph	23.1mph at 19:52:16 22.3mph @ 19:52:16 (1s) 21.8mph @ 19:51:50 (3s) 21.6mph @ 19:51:52 (60s) 18.0mph @ 19:52:02 (300s)	12.9mph at 19:52:33 13.1mph @ 19:52:33 (1s) 13.7mph @ 19:52:34 (3s) 16.8mph @ 19:52:40 (60s) 17.1mph @ 19:52:46 (300s)	1063 / 17.0mph
2022-01-29 02:51:51 PM EST	987.06mb	12.13V	19.5°F 95%	28.1°F	NNW (341°)	40.6mph at 19:51:04 40.5mph @ 19:51:04 (0.1s) 38.2mph @ 19:51:05 (1s) 34.3mph @ 19:51:05 (3s) 21.4mph @ 19:51:39 (60s) 17.5mph @ 19:51:28 (300s)	9.8mph at 19:51:41 10.5mph @ 19:51:42 (1s) 11.2mph @ 19:51:43 (3s) 14.0mph @ 19:50:48 (60s) 16.5mph @ 19:50:47 (300s)	5714 / 21.1mph	37.9mph at 19:51:05 44.4mph @ 19:51:04 (NoQC) 39.6mph @ 19:51:04 (1s) 37.3mph @ 19:51:04 (1s) 33.3mph @ 19:51:06 (60s) 20.7mph @ 19:51:38 (60s) 16.9mph @ 19:51:28 (300s)	8.6mph at 19:50:48 9.6mph @ 19:50:48 (1s) 11.0mph @ 19:50:49 (3s) 13.5mph @ 19:50:48 (60s) 15.9mph @ 19:50:49 (300s)	856 / 20.2mph	35.9mph at 19:51:04 34.9mph @ 19:51:05 (1s) 33.0mph @ 19:51:06 (3s) 21.5mph @ 19:51:40 (60s) 17.9mph @ 19:51:29 (300s)	12.7mph at 19:51:42 12.8mph @ 19:51:42 (1s) 13.5mph @ 19:51:43 (3s) 14.9mph @ 19:50:46 (60s) 17.0mph @ 19:50:46 (300s)	1336 / 21.2mph
2022-01-29 02:50:52 PM EST	987.14mb	12.14V	19.5°F 95%	28.1°F	NW (326°)	26.8mph at 19:50:19 25.7mph @ 19:50:19 (1s) 21.9mph @ 19:50:21 (3s) 16.4mph @ 19:49:46 (60s) 18.0mph @ 19:49:48 (300s)	6.4mph at 19:50:35 6.7mph @ 19:50:36 (1s) 7.8mph @ 19:50:36 (3s) 13.9mph @ 19:50:37 (60s) 16.5mph @ 19:50:40 (300s)	3811 / 14.2mph	25.2mph at 19:50:41 26.1mph @ 19:50:19 (NoQC) 23.1mph @ 19:50:19 (1s) 20.4mph @ 19:50:21 (3s) 15.8mph @ 19:49:46 (60s) 17.3mph @ 19:50:00 (300s)	5.7mph at 19:50:35 6.5mph @ 19:50:35 (1s) 7.9mph @ 19:50:36 (3s) 13.4mph @ 19:50:35 (60s) 15.9mph @ 19:50:39 (300s)	577 / 13.8mph	22.9mph at 19:50:20 22.2mph @ 19:50:20 (1s) 21.1mph @ 19:50:22 (3s) 16.7mph @ 19:49:46 (60s) 18.2mph @ 19:50:00 (300s)	9.6mph at 19:50:14 9.7mph @ 19:50:14 (1s) 10.0mph @ 19:50:38 (3s) 14.6mph @ 19:50:38 (60s) 16.9mph @ 19:50:41 (300s)	929 / 14.9mph
2022-01-29 02:49:51 PM EST	987.17mb	12.15V	19.6°F 95%	28.2°F	NNW (335°)	26.0mph at 19:49:21 25.1mph @ 19:49:21 (1s) 23.9mph @ 19:48:46 (3s) 17.1mph @ 19:49:37 (60s) 18.0mph @ 19:49:23 (300s)	5.7mph at 19:49:15 6.1mph @ 19:49:15 (1s) 7.8mph @ 19:49:15 (3s) 15.0mph @ 19:48:52 (60s) 17.8mph @ 19:49:16 (300s)	4415 / 16.4mph	25.4mph at 19:48:56 27.0mph @ 19:49:20 (NoQC) 25.3mph @ 19:48:46 (1s) 22.8mph @ 19:48:47 (3s) 16.2mph @ 19:49:30 (60s) 17.3mph @ 19:48:50 (300s)	6.7mph at 19:49:38 7.2mph @ 19:49:15 (1s) 7.7mph @ 19:49:17 (3s) 14.1mph @ 19:48:52 (60s) 17.1mph @ 19:49:17 (300s)	666 / 15.8mph	24.1mph at 19:48:46 23.8mph @ 19:48:46 (1s) 23.1mph @ 19:48:48 (3s) 17.2mph @ 19:49:30 (60s) 18.3mph @ 19:49:24 (300s)	10.2mph at 19:49:14 10.4mph @ 19:49:15 (1s) 10.6mph @ 19:48:16 (3s) 15.4mph @ 19:48:52 (60s) 18.1mph @ 19:49:17 (300s)	1047 / 16.8mph
2022-01-29 02:48:51 PM EST	987.14mb	12.14V	19.6°F 95%	28.3°F	NNW (346°)	34.1mph at 19:47:46 34.0mph @ 19:47:46 (0.1s) 32.4mph @ 19:47:47 (1s) 28.3mph @ 19:47:48 (3s) 21.6mph @ 19:48:01 (60s) 18.1mph @ 19:47:58 (300s)	7.5mph at 19:48:36 7.9mph @ 19:48:15 (1s) 8.8mph @ 19:48:38 (3s) 15.2mph @ 19:48:43 (60s) 17.7mph @ 19:47:46 (300s)	4126 / 15.4mph	29.7mph at 19:47:47 35.7mph @ 19:47:46 (NoQC) 32.5mph @ 19:47:46 (1s) 31.8mph @ 19:47:47 (1s) 27.9mph @ 19:47:48 (3s) 20.5mph @ 19:48:02 (60s) 17.5mph @ 19:47:53 (300s)	5.5mph at 19:48:37 6.2mph @ 19:48:37 (1s) 6.8mph @ 19:48:16 (3s) 14.4mph @ 19:48:42 (60s) 17.2mph @ 19:48:44 (300s)	610 / 14.5mph	29.2mph at 19:47:47 28.7mph @ 19:47:47 (1s) 26.9mph @ 19:47:48 (3s) 21.8mph @ 19:48:01 (60s) 18.4mph @ 19:47:58 (300s)	10.0mph at 19:48:17 10.2mph @ 19:48:17 (1s) 10.6mph @ 19:48:17 (3s) 15.7mph @ 19:48:44 (60s) 18.0mph @ 19:47:46 (300s)	983 / 15.8mph
2022-01-29 02:47:51 PM EST	987.12mb	12.13V	19.7°F 95%	28.3°F	NNW (341°)	40.5mph at 19:47:04 40.3mph @ 19:47:04 (0.1s) 36.9mph @ 19:47:05 (1s) 33.0mph @ 19:47:06 (3s) 19.7mph @ 19:47:45 (60s) 17.7mph @ 19:47:45 (300s)	8.1mph at 19:46:53 8.8mph @ 19:46:53 (1s) 9.8mph @ 19:46:54 (3s) 16.5mph @ 19:47:00 (60s) 17.0mph @ 19:46:58 (300s)	5326 / 19.7mph	33.8mph at 19:47:05 42.2mph @ 19:47:04 (NoQC) 37.8mph @ 19:47:04 (0.1s) 35.4mph @ 19:47:05 (1s) 31.4mph @ 19:47:06 (3s) 18.9mph @ 19:47:42 (60s) 17.2mph @ 19:47:46 (300s)	8.4mph at 19:46:57 9.1mph @ 19:46:59 (1s) 9.6mph @ 19:46:59 (3s) 16.4mph @ 19:47:00 (60s) 16.6mph @ 19:46:54 (300s)	798 / 18.9mph	32.6mph at 19:47:05 31.7mph @ 19:47:05 (1s) 30.3mph @ 19:47:07 (3s) 20.1mph @ 19:47:45 (60s) 18.0mph @ 19:47:45 (300s)	11.4mph at 19:46:57 11.4mph @ 19:46:58 (1s) 11.5mph @ 19:46:59 (3s) 17.0mph @ 19:47:01 (60s) 17.3mph @ 19:47:00 (300s)	1266 / 20.1mph
2022-01-29 02:46:51 PM EST	987.00mb	12.14V	19.8°F 95%	28.4°F	NNW (339°)	30.0mph at 19:46:17 29.9mph @ 19:46:17	8.2mph at 19:45:50 8.4mph @ 19:45:51 (1s)	4617 / 17.1mph	31.1mph at 19:46:29 34.0mph @ 19:46:30	6.8mph at 19:45:50 7.7mph @ 19:45:50 (1s)	712 / 16.9mph	26.8mph at 19:46:32 25.9mph @ 19:46:32	10.5mph at 19:45:51 10.8mph @ 19:45:51	1088 / 17.4mph

2022-01-29 02:45:46 PM EST to 2022-01-29 02:46:46 PM EST (60s)						(0.1s) 27.9mph @ 19:46:30 (1s) 27.2mph @ 19:46:32 (3s) 21.1mph @ 19:45:59 (60s) 17.1mph @ 19:46:45 (300s)	9.4mph @ 19:45:51 (3s) 16.1mph @ 19:46:27 (60s) 16.6mph @ 19:46:12 (300s)		(NoQC) 31.0mph @ 19:46:30 (1s) 28.6mph @ 19:46:29 (1s) 27.4mph @ 19:46:31 (1s) 20.2mph @ 19:45:59 (60s) 16.7mph @ 19:46:45 (300s)			8.7mph @ 19:46:05 (3s) 15.5mph @ 19:46:28 (60s) 16.2mph @ 19:46:12 (300s)	(1s) 25.6mph @ 19:46:32 (3s) 21.2mph @ 19:46:00 (60s) 17.4mph @ 19:46:45 (300s)	(1s) 11.4mph @ 19:46:05 (3s) 16.6mph @ 19:46:27 (60s) 17.0mph @ 19:46:13 (300s)	
2022-01-29 02:45:51 PM EST  2022-01-29 02:44:46 PM EST to 2022-01-29 02:45:46 PM EST (60s)	987.02mb	12.14V	19.9°F 95%	28.4°F	NNW (344°)	38.1mph at 19:45:16 37.9mph @ 19:45:16 (0.1s) 35.4mph @ 19:45:16 (1s) 34.4mph @ 19:45:16 (3s) 20.9mph @ 19:45:45 (60s) 16.9mph @ 19:45:21 (300s)	8.9mph at 19:44:47 9.2mph @ 19:44:47 (1s) 10.9mph @ 19:44:48 (3s) 14.5mph @ 19:45:01 (60s) 16.4mph @ 19:45:01 (300s)	5653 / 20.9mph	37.4mph at 19:45:14 40.5mph @ 19:45:14 (NoQC) 36.5mph @ 19:45:14 (1s) 35.8mph @ 19:45:17 (1s) 34.6mph @ 19:45:17 (1s) 19.9mph @ 19:45:46 (60s) 16.4mph @ 19:45:22 (300s)		8.8mph at 19:44:47 9.9mph @ 19:44:48 (1s) 10.8mph @ 19:44:58 (3s) 14.3mph @ 19:44:59 (60s) 15.9mph @ 19:45:02 (300s)	843 / 19.9mph	36.0mph at 19:45:15 35.4mph @ 19:45:16 (1s) 33.9mph @ 19:45:17 (3s) 21.0mph @ 19:45:45 (60s) 17.3mph @ 19:45:22 (300s)	12.4mph at 19:44:47 12.7mph @ 19:44:47 (1s) 12.9mph @ 19:44:49 (3s) 15.1mph @ 19:45:00 (60s) 16.9mph @ 19:45:00 (300s)	1323 / 21.0mph
2022-01-29 02:44:51 PM EST  2022-01-29 02:43:46 PM EST to 2022-01-29 02:44:46 PM EST (60s)	987.08mb	12.14V	19.9°F 95%	28.5°F	NNW (341°)	30.5mph at 19:43:53 30.3mph @ 19:43:53 (0.1s) 28.8mph @ 19:43:53 (1s) 26.9mph @ 19:43:54 (3s) 17.2mph @ 19:44:33 (60s) 16.4mph @ 19:44:45 (300s)	6.8mph at 19:44:20 7.0mph @ 19:44:20 (1s) 8.9mph @ 19:44:21 (3s) 14.6mph @ 19:43:46 (60s) 15.4mph @ 19:43:46 (300s)	4336 / 16.1mph	32.1mph at 19:43:53 34.4mph @ 19:43:53 (NoQC) 31.4mph @ 19:43:53 (1s) 28.7mph @ 19:43:53 (1s) 26.6mph @ 19:43:54 (3s) 17.0mph @ 19:44:39 (60s) 16.0mph @ 19:44:45 (300s)		7.3mph at 19:44:20 7.9mph @ 19:44:20 (1s) 8.8mph @ 19:44:20 (3s) 14.3mph @ 19:43:46 (60s) 14.8mph @ 19:43:46 (300s)	681 / 16.2mph	28.6mph at 19:43:53 27.9mph @ 19:43:54 (1s) 26.3mph @ 19:43:54 (3s) 17.6mph @ 19:44:39 (60s) 17.0mph @ 19:44:45 (300s)	9.5mph at 19:44:21 9.7mph @ 19:44:21 (1s) 10.2mph @ 19:44:21 (3s) 14.8mph @ 19:43:46 (60s) 15.9mph @ 19:43:46 (300s)	1051 / 16.8mph
2022-01-29 02:43:51 PM EST  2022-01-29 02:42:46 PM EST to 2022-01-29 02:43:46 PM EST (60s)	987.07mb	12.14V	20.0°F 95%	28.5°F	NNW (338°)	27.4mph at 19:43:41 26.8mph @ 19:43:42 (1s) 24.3mph @ 19:43:44 (3s) 16.7mph @ 19:43:08 (60s) 15.4mph @ 19:43:45 (300s)	7.9mph at 19:43:25 8.1mph @ 19:42:49 (1s) 8.3mph @ 19:42:50 (3s) 13.5mph @ 19:43:39 (60s) 14.9mph @ 19:42:57 (300s)	3923 / 14.6mph	26.7mph at 19:43:42 28.3mph @ 19:43:41 (NoQC) 25.1mph @ 19:43:42 (1s) 23.3mph @ 19:43:44 (3s) 16.6mph @ 19:43:08 (60s) 14.8mph @ 19:43:45 (300s)		7.6mph at 19:42:50 8.5mph @ 19:42:50 (1s) 9.0mph @ 19:42:50 (3s) 13.4mph @ 19:43:38 (60s) 14.4mph @ 19:42:57 (300s)	600 / 14.3mph	24.5mph at 19:43:43 24.1mph @ 19:43:44 (1s) 23.6mph @ 19:43:44 (3s) 17.2mph @ 19:42:46 (60s) 15.9mph @ 19:43:45 (300s)	9.7mph at 19:42:50 9.8mph @ 19:42:51 (1s) 10.0mph @ 19:42:51 (3s) 13.9mph @ 19:43:39 (60s) 15.6mph @ 19:42:58 (300s)	924 / 14.9mph
2022-01-29 02:42:51 PM EST  2022-01-29 02:41:46 PM EST to 2022-01-29 02:42:46 PM EST (60s)	987.08mb	12.12V	20.0°F 95%	28.5°F	NNW (334°)	33.7mph at 19:42:14 33.6mph @ 19:42:14 (0.1s) 32.1mph @ 19:42:14 (1s) 26.9mph @ 19:42:21 (3s) 16.9mph @ 19:42:37 (60s) 15.3mph @ 19:42:32 (300s)	7.6mph at 19:42:02 8.0mph @ 19:42:03 (1s) 8.6mph @ 19:42:04 (3s) 15.1mph @ 19:42:04 (60s) 14.7mph @ 19:41:46 (300s)	4499 / 16.7mph	34.3mph at 19:42:14 38.0mph @ 19:42:14 (NoQC) 34.2mph @ 19:42:14 (0.1s) 32.5mph @ 19:42:14 (1s) 26.8mph @ 19:42:15 (3s) 16.3mph @ 19:42:37 (60s) 14.8mph @ 19:42:33 (300s)		6.6mph at 19:42:03 7.1mph @ 19:42:03 (1s) 7.7mph @ 19:42:04 (3s) 14.7mph @ 19:42:05 (60s) 14.0mph @ 19:41:46 (300s)	684 / 16.3mph	28.8mph at 19:42:14 28.1mph @ 19:42:15 (1s) 25.7mph @ 19:42:16 (3s) 17.2mph @ 19:42:38 (60s) 15.9mph @ 19:42:33 (300s)	9.6mph at 19:42:03 9.8mph @ 19:42:03 (1s) 10.2mph @ 19:42:04 (3s) 15.9mph @ 19:42:12 (60s) 15.3mph @ 19:41:46 (300s)	1076 / 17.2mph
2022-01-29 02:41:51 PM EST  2022-01-29 02:40:46 PM EST to 2022-01-29 02:41:46 PM EST (60s)	987.05mb	12.12V	20.0°F 95%	28.5°F	NNW (336°)	26.6mph at 19:41:11 24.7mph @ 19:41:11 (1s) 21.2mph @ 19:41:12 (3s) 19.7mph @ 19:40:47 (60s) 14.8mph @ 19:41:42 (300s)	7.5mph at 19:41:00 8.6mph @ 19:41:01 (1s) 9.6mph @ 19:41:02 (3s) 14.9mph @ 19:41:37 (60s) 14.1mph @ 19:41:01 (300s)	4062 / 15.1mph	24.9mph at 19:41:10 27.1mph @ 19:41:11 (NoQC) 23.8mph @ 19:41:11 (1s) 20.7mph @ 19:41:12 (3s) 18.6mph @ 19:40:56 (60s) 14.1mph @ 19:41:42 (300s)		7.6mph at 19:41:04 8.5mph @ 19:41:04 (1s) 9.2mph @ 19:41:04 (3s) 14.7mph @ 19:41:37 (60s) 13.4mph @ 19:41:04 (300s)	625 / 14.9mph	23.4mph at 19:41:11 23.0mph @ 19:41:12 (1s) 21.3mph @ 19:41:13 (3s) 20.0mph @ 19:40:50 (60s) 15.4mph @ 19:41:43 (300s)	10.7mph at 19:41:04 10.9mph @ 19:41:05 (1s) 11.4mph @ 19:41:05 (3s) 16.0mph @ 19:41:38 (60s) 14.6mph @ 19:41:05 (300s)	1002 / 16.1mph
2022-01-29 02:40:51 PM EST  2022-01-29 02:39:46 PM EST to	986.95mb	12.14V	20.1°F 95%	28.6°F	NNW (348°)	36.8mph at 19:40:22 36.7mph @ 19:40:22 (0.1s) 33.0mph @ 19:40:25 (1s) 30.8mph	9.4mph at 19:40:41 9.8mph @ 19:40:42 (1s) 10.7mph @ 19:40:42 (3s) 10.9mph	5319 / 19.7mph	34.8mph at 19:40:25 35.6mph @ 19:40:25 (0.1s) 32.5mph @ 19:40:25 (0.1s) 31.4mph		7.5mph at 19:39:55 8.5mph @ 19:39:55 (1s) 8.5mph @ 19:39:46 (3s) 10.4mph @ 19:39:48	781 / 18.5mph	31.4mph at 19:40:25 30.5mph @ 19:40:25 (1s) 29.5mph @ 19:40:26 (3s) 19.9mph	12.2mph at 19:39:46 11.9mph @ 19:39:46 (1s) 11.4mph @ 19:39:46 (3s) 11.6mph	1253 / 19.9mph

2022-01-29 02:40:46 PM EST (60s)						@ 19:40:25 (3s) 19.7mph @ 19:40:45 (60s) 14.3mph @ 19:40:36 (300s)	@ 19:39:48 (60s) 13.6mph @ 19:40:00 (300s)		@ 19:40:25 (1s) 28.9mph @ 19:40:27 (3s) 18.5mph @ 19:40:46 (60s) 13.6mph @ 19:40:36 (300s)	(60s) 13.1mph @ 19:40:00 (300s)		@ 19:40:46 (60s) 14.8mph @ 19:40:38 (300s)	@ 19:39:50 (60s) 14.2mph @ 19:40:01 (300s)	
2022-01-29 02:39:51 PM EST	986.95mb	12.14V	20.2°F 95%	28.6°F	NNW (346°)	19.1mph at 19:38:47 18.5mph @ 19:38:48 (1s) 17.5mph @ 19:38:48 (60s) 12.9mph @ 19:38:47 (60s) 15.3mph @ 19:38:46 (300s)	6.6mph at 19:39:15 6.8mph @ 19:39:15 (1s) 7.3mph @ 19:39:15 (3s) 11.0mph @ 19:39:45 (60s) 13.8mph @ 19:39:45 (300s)	2924 / 11.0mph	20.1mph at 19:38:46 19.8mph @ 19:38:46 (1s) 18.6mph @ 19:38:47 (60s) 12.7mph @ 19:38:48 (60s) 14.8mph @ 19:38:47 (300s)	5.8mph at 19:39:38 6.4mph @ 19:38:51 (1s) 7.2mph @ 19:38:52 (3s) 10.6mph @ 19:39:45 (60s) 13.4mph @ 19:39:45 (300s)	440 / 10.6mph	18.3mph at 19:38:47 19.5mph @ 19:38:46 (1s) 18.0mph @ 19:38:47 (60s) 13.7mph @ 19:38:48 (60s) 16.0mph @ 19:38:46 (300s)	8.9mph at 19:39:20 8.9mph @ 19:39:21 (1s) 9.2mph @ 19:39:22 (3s) 11.8mph @ 19:39:45 (60s) 14.5mph @ 19:39:45 (300s)	727 / 11.8mph
2022-01-29 02:38:51 PM EST	986.83mb	12.13V	20.2°F 95%	28.6°F	NNW (346°)	24.3mph at 19:38:36 22.9mph @ 19:38:37 (60s) 19.1mph @ 19:38:38 (3s) 15.3mph @ 19:38:13 (60s) 16.0mph @ 19:37:46 (300s)	6.0mph at 19:38:20 6.1mph @ 19:38:20 (1s) 6.4mph @ 19:38:22 (3s) 12.8mph @ 19:38:44 (60s) 15.3mph @ 19:38:34 (300s)	3417 / 12.8mph	26.1mph at 19:38:39 27.5mph @ 19:38:40 (NoQC) 22.9mph @ 19:38:40 (1s) 19.1mph @ 19:38:40 (3s) 14.6mph @ 19:38:11 (60s) 15.5mph @ 19:37:46 (300s)	5.2mph at 19:38:20 5.7mph @ 19:38:20 (1s) 5.8mph @ 19:38:22 (3s) 12.4mph @ 19:38:44 (60s) 14.7mph @ 19:38:34 (300s)	524 / 12.5mph	21.4mph at 19:38:40 20.9mph @ 19:38:40 (1s) 20.2mph @ 19:38:41 (3s) 15.7mph @ 19:38:12 (60s) 16.6mph @ 19:37:46 (300s)	7.8mph at 19:38:28 7.9mph @ 19:38:28 (1s) 8.2mph @ 19:38:29 (3s) 13.6mph @ 19:38:44 (60s) 15.9mph @ 19:38:36 (300s)	846 / 13.7mph
2022-01-29 02:37:51 PM EST	986.90mb	12.13V	20.2°F 95%	28.6°F	N (353°)	28.8mph at 19:37:35 28.7mph @ 19:37:35 (0.1s) 27.4mph @ 19:37:36 (60s) 26.1mph @ 19:37:36 (3s) 15.1mph @ 19:37:42 (60s) 16.8mph @ 19:36:46 (300s)	7.5mph at 19:37:02 7.7mph @ 19:37:03 (1s) 8.5mph @ 19:37:04 (3s) 11.8mph @ 19:37:04 (60s) 15.8mph @ 19:37:32 (300s)	4005 / 14.9mph	28.4mph at 19:37:36 30.9mph @ 19:37:35 (NoQC) 28.6mph @ 19:37:35 (0.1s) 26.2mph @ 19:37:36 (1s) 24.7mph @ 19:37:36 (3s) 13.9mph @ 19:37:43 (60s) 16.3mph @ 19:36:46 (300s)	5.6mph at 19:37:03 6.2mph @ 19:37:03 (1s) 6.9mph @ 19:37:04 (3s) 10.9mph @ 19:37:04 (60s) 15.4mph @ 19:37:32 (300s)	578 / 13.8mph	24.7mph at 19:37:34 24.0mph @ 19:37:36 (1s) 23.7mph @ 19:37:37 (3s) 15.1mph @ 19:37:45 (60s) 17.5mph @ 19:36:46 (300s)	9.9mph at 19:37:04 10.0mph @ 19:37:04 (1s) 10.4mph @ 19:37:04 (3s) 12.3mph @ 19:37:05 (60s) 16.4mph @ 19:37:32 (300s)	943 / 15.2mph
2022-01-29 02:36:51 PM EST	986.87mb	12.13V	20.3°F 95%	28.6°F	NNW (337°)	24.7mph at 19:35:48 23.7mph @ 19:35:48 (1s) 22.5mph @ 19:35:50 (3s) 17.8mph @ 19:35:49 (60s) 18.1mph @ 19:36:01 (300s)	5.0mph at 19:36:27 5.1mph @ 19:36:26 (1s) 5.2mph @ 19:36:27 (3s) 12.7mph @ 19:36:42 (60s) 16.8mph @ 19:36:45 (300s)	3425 / 12.8mph	27.1mph at 19:35:48 28.1mph @ 19:35:47 (NoQC) 24.3mph @ 19:35:48 (1s) 23.3mph @ 19:35:50 (3s) 17.8mph @ 19:35:49 (60s) 17.5mph @ 19:36:01 (300s)	4.6mph at 19:36:25 4.8mph @ 19:36:25 (1s) 5.2mph @ 19:36:27 (3s) 12.4mph @ 19:36:41 (60s) 16.3mph @ 19:36:46 (300s)	529 / 12.7mph	22.9mph at 19:35:50 22.6mph @ 19:35:50 (1s) 22.3mph @ 19:35:51 (3s) 18.6mph @ 19:35:50 (60s) 18.7mph @ 19:36:03 (300s)	6.5mph at 19:36:27 6.5mph @ 19:36:27 (1s) 6.7mph @ 19:36:28 (3s) 13.5mph @ 19:36:43 (60s) 17.5mph @ 19:36:45 (300s)	842 / 13.6mph
2022-01-29 02:35:51 PM EST	986.88mb	12.13V	20.3°F 95%	28.7°F	NNW (342°)	29.6mph at 19:34:50 29.5mph @ 19:34:50 (0.1s) 25.7mph @ 19:34:50 (1s) 23.8mph @ 19:34:51 (3s) 19.4mph @ 19:34:58 (60s) 18.3mph @ 19:35:12 (300s)	8.4mph at 19:35:14 9.5mph @ 19:35:14 (1s) 12.2mph @ 19:35:15 (3s) 17.5mph @ 19:35:44 (60s) 17.9mph @ 19:35:45 (300s)	4753 / 17.6mph	29.1mph at 19:35:07 35.1mph @ 19:35:06 (NoQC) 32.1mph @ 19:35:06 (0.1s) 27.1mph @ 19:35:07 (1s) 23.7mph @ 19:34:55 (3s) 18.6mph @ 19:34:58 (60s) 17.6mph @ 19:35:16 (300s)	9.2mph at 19:34:47 10.1mph @ 19:34:47 (1s) 12.0mph @ 19:34:47 (3s) 17.3mph @ 19:34:49 (60s) 17.3mph @ 19:34:47 (300s)	740 / 17.6mph	24.7mph at 19:34:50 24.0mph @ 19:34:51 (1s) 23.3mph @ 19:34:57 (3s) 19.9mph @ 19:34:58 (60s) 18.6mph @ 19:35:13 (300s)	13.6mph at 19:34:47 14.0mph @ 19:35:06 (1s) 14.5mph @ 19:35:06 (3s) 18.4mph @ 19:35:45 (60s) 18.5mph @ 19:35:48 (300s)	1158 / 18.5mph
2022-01-29 02:34:52 PM EST	986.84mb	12.14V	20.3°F 95%	28.7°F	NNW (345°)	33.8mph at 19:34:09 33.6mph @ 19:34:09 (0.1s) 30.5mph @ 19:34:09 (1s) 27.8mph @ 19:34:11 (3s) 18.7mph @ 19:34:43 (60s) 18.3mph @ 19:34:15 (300s)	9.4mph at 19:33:54 9.9mph @ 19:33:54 (1s) 11.8mph @ 19:33:55 (3s) 15.6mph @ 19:33:58 (60s) 18.0mph @ 19:33:58 (300s)	4961 / 18.4mph	29.9mph at 19:34:09 33.0mph @ 19:34:09 (NoQC) 30.0mph @ 19:34:09 (0.1s) 28.6mph @ 19:34:09 (1s) 26.4mph @ 19:34:10 (3s) 18.0mph @ 19:34:43 (60s)	8.3mph at 19:33:57 9.7mph @ 19:33:54 (1s) 10.9mph @ 19:33:57 (3s) 15.4mph @ 19:33:58 (60s) 17.3mph @ 19:34:32 (300s)	741 / 17.6mph	28.8mph at 19:34:10 27.8mph @ 19:34:10 (1s) 26.2mph @ 19:34:11 (3s) 19.3mph @ 19:34:43 (60s) 18.6mph @ 19:34:16 (300s)	13.0mph at 19:34:19 13.5mph @ 19:34:19 (1s) 14.3mph @ 19:33:57 (3s) 16.5mph @ 19:33:58 (60s) 18.4mph @ 19:33:58 (300s)	1203 / 19.1mph

										17.6mph @ 19:34:15 (300s)									
2022-01-29 02:33:51 PM EST	986.70mb	12.14V	20.3°F 95%	28.7°F	NNW (343°)	28.3mph at 19:32:48	9.6mph at 19:33:35	4324 / 16.1mph	29.3mph at 19:33:44	8.4mph at 19:33:26	670 / 15.9mph	24.8mph at 19:32:48	12.1mph at 19:33:26	1055 / 16.9mph					
2022-01-29 02:32:46 PM EST to 2022-01-29 02:33:46 PM EST (60s)						25.8mph @ 19:33:45 (1s)	10.2mph @ 19:33:35 (1s)	30.2mph @ 19:33:45 (NoQC)	9.4mph @ 19:33:26 (1s)	24.2mph @ 19:32:46 (1s)	12.4mph @ 19:33:26 (1s)	23.3mph @ 19:32:47 (3s)	12.9mph @ 19:33:26 (3s)	12.9mph @ 19:33:26 (3s)	12.9mph @ 19:33:26 (3s)	12.9mph @ 19:33:26 (3s)	12.9mph @ 19:33:26 (3s)	12.9mph @ 19:33:26 (3s)	
2022-01-29 02:32:51 PM EST	986.84mb	12.14V	20.3°F 95%	28.7°F	N (353°)	30.8mph at 19:32:03	10.2mph at 19:31:56	5112 / 18.9mph	29.2mph at 19:31:46	7.3mph at 19:31:56	767 / 18.2mph	27.5mph at 19:32:06	13.6mph at 19:32:17	1212 / 19.3mph					
2022-01-29 02:31:46 PM EST to 2022-01-29 02:32:46 PM EST (60s)						30.8mph @ 19:32:03 (0.1s)	11.5mph @ 19:31:56 (60s)	32.9mph @ 19:32:03 (NoQC)	8.4mph @ 19:31:56 (1s)	27.0mph @ 19:32:06 (60s)	13.8mph @ 19:32:17 (1s)	27.0mph @ 19:32:06 (1s)	30.2mph @ 19:32:03 (1s)	10.8mph @ 19:31:57 (3s)	26.2mph @ 19:32:07 (3s)	13.8mph @ 19:32:17 (1s)	13.8mph @ 19:32:17 (1s)	13.8mph @ 19:32:17 (1s)	
2022-01-29 02:31:51 PM EST	986.35mb	12.13V	20.4°F 96%	28.7°F	NNW (343°)	32.6mph at 19:31:39	7.3mph at 19:31:01	5052 / 18.7mph	33.2mph at 19:31:44	6.9mph at 19:31:00	744 / 17.6mph	28.1mph at 19:31:40	12.2mph at 19:31:01	1189 / 18.9mph					
2022-01-29 02:30:46 PM EST to 2022-01-29 02:31:46 PM EST (60s)						32.3mph @ 19:31:39 (0.1s)	7.8mph @ 19:31:01 (1s)	35.1mph @ 19:31:44 (NoQC)	7.5mph @ 19:31:00 (1s)	27.4mph @ 19:31:41 (1s)	12.4mph @ 19:31:01 (1s)	31.9mph @ 19:31:44 (1s)	9.0mph @ 19:31:02 (3s)	26.6mph @ 19:31:43 (3s)	26.6mph @ 19:31:43 (3s)	12.6mph @ 19:31:03 (3s)	12.6mph @ 19:31:03 (3s)	12.6mph @ 19:31:03 (3s)	
2022-01-29 02:30:51 PM EST	986.77mb	12.12V	20.4°F 96%	28.7°F	N (350°)	27.4mph at 19:29:52	10.8mph at 19:30:04	4890 / 18.1mph	25.6mph at 19:29:52	9.4mph at 19:30:03	727 / 17.3mph	22.9mph at 19:29:52	12.3mph at 19:30:04	1154 / 18.4mph					
2022-01-29 02:29:45 PM EST to 2022-01-29 02:30:45 PM EST (60s)						25.3mph @ 19:30:40 (1s)	10.8mph @ 19:30:04 (1s)	28.6mph @ 19:30:39 (NoQC)	10.1mph @ 19:30:04 (1s)	22.6mph @ 19:29:53 (1s)	12.4mph @ 19:30:04 (1s)	24.9mph @ 19:30:40 (1s)	10.5mph @ 19:30:05 (3s)	16.8mph @ 19:30:34 (60s)	22.0mph @ 19:30:42 (3s)	13.1mph @ 19:30:05 (3s)	13.1mph @ 19:30:05 (3s)	13.1mph @ 19:30:05 (3s)	
2022-01-29 02:29:52 PM EST	986.70mb	12.14V	20.4°F 96%	28.7°F	NNW (345°)	30.2mph at 19:29:27	7.8mph at 19:29:13	4935 / 18.3mph	32.8mph at 19:29:26	8.3mph at 19:29:11	752 / 17.8mph	28.6mph at 19:29:27	11.7mph at 19:29:13	1176 / 18.7mph					
2022-01-29 02:28:45 PM EST to 2022-01-29 02:29:45 PM EST (60s)						29.0mph @ 19:29:28 (1s)	8.9mph @ 19:29:13 (1s)	34.0mph @ 19:29:26 (NoQC)	9.3mph @ 19:29:12 (1s)	28.1mph @ 19:29:27 (1s)	12.0mph @ 19:29:14 (1s)	31.1mph @ 19:29:26 (0.1s)	10.7mph @ 19:29:13 (3s)	14.4mph @ 19:28:45 (60s)	26.7mph @ 19:29:29 (3s)	13.1mph @ 19:29:14 (3s)	13.1mph @ 19:29:14 (3s)	13.1mph @ 19:29:14 (3s)	
2022-01-29 02:28:51 PM EST	986.66mb	12.14V	20.4°F 96%	28.7°F	NNW (347°)	27.2mph at 19:28:38	7.9mph at 19:27:56	3917 / 14.6mph	25.9mph at 19:28:32	6.8mph at 19:28:22	604 / 14.4mph	23.7mph at 19:28:38	9.1mph at 19:28:23	931 / 15.0mph					
2022-01-29 02:27:45 PM EST to 2022-01-29 02:28:45 PM EST (60s)						26.1mph @ 19:28:39 (1s)	8.2mph @ 19:27:56 (1s)	29.8mph @ 19:28:32 (NoQC)	7.3mph @ 19:28:23 (1s)	23.3mph @ 19:28:39 (1s)	9.3mph @ 19:28:23 (1s)	24.8mph @ 19:28:32 (0.1s)	8.0mph @ 19:28:23 (3s)	14.9mph @ 19:28:45 (60s)	21.9mph @ 19:28:40 (3s)	15.0mph @ 19:28:45 (60s)	15.0mph @ 19:28:45 (60s)	15.0mph @ 19:28:45 (60s)	

2022-01-29 02:27:51 PM EST  <b>2022-01-29 02:26:45 PM EST to 2022-01-29 02:27:45 PM EST (60s)</b>	987.02mb	12.14V	20.4°F 96%	28.7°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>19.0mph</b> at 19:26:47 <b>17.6mph</b> @ 19:26:47 <b>15.6mph</b> @ 19:26:48 (3s) <b>12.6mph</b> @ 19:26:45 (60s) <b>15.8mph</b> @ 19:26:45 (300s)	<b>6.3mph</b> at 19:27:24 <b>6.7mph</b> @ 19:27:24 (1s) <b>8.5mph</b> @ 19:27:35 (3s) <b>11.5mph</b> @ 19:27:44 (60s) <b>14.9mph</b> @ 19:27:44 (300s)	3056 / 11.5mph	<b>18.9mph</b> at 19:26:46 <b>17.3mph</b> @ 19:26:47 <b>16.1mph</b> @ 19:26:49 (3s) <b>12.0mph</b> @ 19:26:45 (60s) <b>14.9mph</b> @ 19:26:45 (300s)	<b>6.6mph</b> at 19:27:09 <b>7.2mph</b> @ 19:27:09 (1s) <b>7.7mph</b> @ 19:27:09 (3s) <b>10.8mph</b> @ 19:27:45 (60s) <b>14.1mph</b> @ 19:27:45 (300s)	452 / 10.9mph	<b>16.0mph</b> at 19:26:47 <b>15.6mph</b> @ 19:26:45 (1s) <b>15.4mph</b> @ 19:26:47 (3s) <b>13.4mph</b> @ 19:26:45 (60s) <b>16.2mph</b> @ 19:26:45 (300s)	<b>9.4mph</b> at 19:27:34 <b>9.5mph</b> @ 19:27:35 (1s) <b>9.7mph</b> @ 19:27:08 (3s) <b>11.8mph</b> @ 19:27:44 (60s) <b>15.3mph</b> @ 19:27:44 (300s)	724 / 11.8mph
2022-01-29 02:26:51 PM EST  <b>2022-01-29 02:25:45 PM EST to 2022-01-29 02:26:45 PM EST (60s)</b>	986.94mb	12.13V	20.4°F 96%	28.7°F	<b>NNW (345°)</b>	<b>26.6mph</b> at 19:25:45 <b>28.3mph</b> @ 19:25:45 (1s) <b>27.0mph</b> @ 19:25:45 (1s) <b>18.8mph</b> @ 19:25:57 (60s) <b>17.8mph</b> @ 19:25:46 (300s)	<b>6.0mph</b> at 19:26:28 <b>6.2mph</b> @ 19:26:28 (1s) <b>6.7mph</b> @ 19:26:30 (3s) <b>12.6mph</b> @ 19:26:44 (60s) <b>15.8mph</b> @ 19:26:44 (300s)	3360 / 12.6mph	<b>24.0mph</b> at 19:25:45 <b>25.6mph</b> @ 19:25:45 (1s) <b>23.6mph</b> @ 19:25:45 (1s) <b>17.8mph</b> @ 19:25:57 (60s) <b>17.0mph</b> @ 19:25:46 (300s)	<b>6.0mph</b> at 19:26:03 <b>6.7mph</b> @ 19:26:29 (1s) <b>7.3mph</b> @ 19:26:04 (3s) <b>12.0mph</b> @ 19:26:45 (60s) <b>14.9mph</b> @ 19:26:45 (300s)	506 / 12.1mph	<b>25.3mph</b> at 19:25:45 <b>25.0mph</b> @ 19:25:45 (1s) <b>23.9mph</b> @ 19:25:46 (1s) <b>19.1mph</b> @ 19:25:59 (60s) <b>18.1mph</b> @ 19:25:47 (300s)	<b>8.8mph</b> at 19:26:29 <b>8.9mph</b> @ 19:26:29 (1s) <b>9.1mph</b> @ 19:26:31 (3s) <b>13.4mph</b> @ 19:26:44 (60s) <b>16.2mph</b> @ 19:26:44 (300s)	832 / 13.5mph
2022-01-29 02:25:51 PM EST  <b>2022-01-29 02:24:45 PM EST to 2022-01-29 02:25:45 PM EST (60s)</b>	986.78mb	12.13V	20.4°F 96%	28.6°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>31.9mph</b> at 19:25:30 <b>31.7mph</b> @ 19:25:30 (0.1s) <b>29.2mph</b> @ 19:25:31 (1s) <b>26.8mph</b> @ 19:25:44 (3s) <b>19.3mph</b> @ 19:24:52 (60s) <b>18.0mph</b> @ 19:24:52 (300s)	<b>9.5mph</b> at 19:24:57 <b>9.8mph</b> @ 19:24:57 (1s) <b>10.6mph</b> @ 19:24:58 (3s) <b>17.6mph</b> @ 19:25:13 (3s) <b>17.6mph</b> @ 19:25:29 (300s)	4985 / 18.5mph	<b>29.6mph</b> at 19:25:31 <b>32.5mph</b> @ 19:25:30 (NoQC) <b>29.6mph</b> @ 19:25:30 (0.1s) <b>27.0mph</b> @ 19:25:31 (1s) <b>25.1mph</b> @ 19:25:19 (3s) <b>18.0mph</b> @ 19:25:25 (60s) <b>17.1mph</b> @ 19:24:52 (300s)	<b>8.0mph</b> at 19:24:56 <b>9.1mph</b> @ 19:24:57 (1s) <b>10.3mph</b> @ 19:24:57 (3s) <b>16.6mph</b> @ 19:25:14 (60s) <b>16.6mph</b> @ 19:25:16 (300s)	734 / 17.4mph	<b>27.1mph</b> at 19:25:34 <b>26.6mph</b> @ 19:25:34 (1s) <b>25.8mph</b> @ 19:25:34 (3s) <b>19.5mph</b> @ 19:24:54 (60s) <b>18.4mph</b> @ 19:24:52 (300s)	<b>11.4mph</b> at 19:24:56 <b>11.6mph</b> @ 19:24:57 (1s) <b>12.0mph</b> @ 19:24:58 (3s) <b>18.2mph</b> @ 19:25:15 (60s) <b>18.0mph</b> @ 19:25:16 (300s)	1172 / 18.7mph
2022-01-29 02:24:51 PM EST  <b>2022-01-29 02:23:45 PM EST to 2022-01-29 02:24:45 PM EST (60s)</b>	986.84mb	12.13V	20.3°F 96%	28.6°F	<b>N (353°)</b>	<b>32.5mph</b> at 19:24:23 <b>32.3mph</b> @ 19:24:23 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 19:24:38 (1s) <b>27.4mph</b> @ 19:24:40 (3s) <b>18.5mph</b> @ 19:24:44 (60s) <b>18.1mph</b> @ 19:23:45 (300s)	<b>8.7mph</b> at 19:24:16 <b>9.1mph</b> @ 19:24:19 (1s) <b>9.4mph</b> @ 19:24:19 (3s) <b>13.4mph</b> @ 19:23:51 (60s) <b>17.8mph</b> @ 19:23:54 (300s)	4986 / 18.5mph	<b>33.3mph</b> at 19:24:38 <b>34.8mph</b> @ 19:24:38 (NoQC) <b>31.8mph</b> @ 19:24:38 (0.1s) <b>31.2mph</b> @ 19:24:39 (1s) <b>28.1mph</b> @ 19:24:40 (3s) <b>17.2mph</b> @ 19:24:45 (60s) <b>17.1mph</b> @ 19:23:45 (300s)	<b>8.1mph</b> at 19:24:18 <b>9.3mph</b> @ 19:24:19 (1s) <b>9.9mph</b> @ 19:24:21 (3s) <b>12.9mph</b> @ 19:23:51 (60s) <b>16.9mph</b> @ 19:24:37 (300s)	727 / 17.3mph	<b>29.3mph</b> at 19:24:28 <b>28.5mph</b> @ 19:24:28 (1s) <b>26.6mph</b> @ 19:24:29 (3s) <b>18.4mph</b> @ 19:23:45 (300s)	<b>10.6mph</b> at 19:23:51 <b>10.8mph</b> @ 19:23:51 (1s) <b>11.4mph</b> @ 19:24:22 (3s) <b>13.6mph</b> @ 19:23:53 (60s) <b>18.3mph</b> @ 19:23:22 (300s)	1174 / 18.7mph
2022-01-29 02:23:51 PM EST  <b>2022-01-29 02:22:45 PM EST to 2022-01-29 02:23:45 PM EST (60s)</b>	986.91mb	12.14V	20.3°F 96%	28.6°F	<b>N (349°)</b>	<b>20.5mph</b> at 19:23:40 <b>19.5mph</b> @ 19:23:41 (1s) <b>18.5mph</b> @ 19:23:43 (3s) <b>15.5mph</b> @ 19:22:45 (60s) <b>19.2mph</b> @ 19:22:45 (300s)	<b>7.4mph</b> at 19:22:54 <b>7.6mph</b> @ 19:22:55 (1s) <b>8.0mph</b> @ 19:22:55 (3s) <b>13.2mph</b> @ 19:23:40 (60s) <b>18.1mph</b> @ 19:23:44 (300s)	3665 / 13.7mph	<b>21.4mph</b> at 19:23:40 <b>18.5mph</b> @ 19:23:43 (1s) <b>18.1mph</b> @ 19:23:43 (3s) <b>14.8mph</b> @ 19:22:45 (60s) <b>18.2mph</b> @ 19:22:45 (300s)	<b>7.5mph</b> at 19:23:09 <b>8.3mph</b> @ 19:23:09 (1s) <b>9.3mph</b> @ 19:22:55 (3s) <b>12.7mph</b> @ 19:23:40 (60s) <b>17.1mph</b> @ 19:23:43 (300s)	552 / 13.2mph	<b>18.1mph</b> at 19:23:40 <b>17.7mph</b> @ 19:23:41 (1s) <b>17.2mph</b> @ 19:23:43 (3s) <b>16.2mph</b> @ 19:22:45 (60s) <b>19.6mph</b> @ 19:22:45 (300s)	<b>10.1mph</b> at 19:22:57 <b>10.3mph</b> @ 19:22:57 (1s) <b>10.7mph</b> @ 19:22:57 (3s) <b>13.8mph</b> @ 19:23:42 (60s) <b>18.4mph</b> @ 19:23:44 (300s)	864 / 13.9mph
2022-01-29 02:22:51 PM EST  <b>2022-01-29 02:21:45 PM EST to 2022-01-29 02:22:45 PM EST (60s)</b>	986.85mb	12.14V	20.3°F 96%	28.6°F	<b>NNW (346°)</b>	<b>29.1mph</b> at 19:21:45 <b>29.0mph</b> @ 19:21:46 (0.1s) <b>27.8mph</b> @ 19:21:46 (1s) <b>26.7mph</b> @ 19:21:47 (3s) <b>23.1mph</b> @ 19:21:47 (60s) <b>19.9mph</b> @ 19:21:57 (300s)	<b>9.5mph</b> at 19:22:35 <b>9.7mph</b> @ 19:22:35 (1s) <b>10.6mph</b> @ 19:22:37 (3s) <b>15.6mph</b> @ 19:22:44 (60s) <b>19.2mph</b> @ 19:22:44 (300s)	4188 / 15.6mph	<b>29.2mph</b> at 19:21:46 <b>31.3mph</b> @ 19:21:46 (NoQC) <b>28.8mph</b> @ 19:21:46 (1s) <b>27.2mph</b> @ 19:21:45 (3s) <b>26.6mph</b> @ 19:21:47 (60s) <b>22.4mph</b> @ 19:21:47 (60s) <b>19.0mph</b> @ 19:21:51 (300s)	<b>7.9mph</b> at 19:22:09 <b>8.7mph</b> @ 19:22:44 (1s) <b>9.7mph</b> @ 19:22:09 (3s) <b>14.7mph</b> @ 19:22:44 (60s) <b>18.2mph</b> @ 19:22:44 (300s)	621 / 14.8mph	<b>26.4mph</b> at 19:21:46 <b>25.9mph</b> @ 19:21:46 (1s) <b>25.3mph</b> @ 19:21:47 (3s) <b>23.4mph</b> @ 19:21:48 (60s) <b>20.4mph</b> @ 19:21:51 (300s)	<b>12.1mph</b> at 19:22:22 <b>12.4mph</b> @ 19:22:22 (1s) <b>12.6mph</b> @ 19:22:23 (3s) <b>16.2mph</b> @ 19:22:45 (60s) <b>19.6mph</b> @ 19:22:44 (300s)	1013 / 16.2mph
2022-01-29 02:21:51 PM EST	986.99mb	12.13V	20.3°F 96%	28.6°F	<b>N (352°)</b>	<b>35.8mph</b> at 19:20:58 <b>35.5mph</b> @ 19:20:58 (0.1s)	<b>10.7mph</b> at 19:21:07 <b>11.8mph</b> @ 19:21:07 (1s)	6194 / 22.8mph	<b>37.2mph</b> at 19:21:21 <b>39.0mph</b> @ 19:20:58 (NoQC)	<b>10.8mph</b> at 19:21:07 <b>13.3mph</b> @ 19:21:07 (1s)	934 / 22.1mph	<b>31.5mph</b> at 19:20:58 <b>30.8mph</b> @ 19:20:59 (1s)	<b>17.1mph</b> at 19:21:11 <b>17.8mph</b> @ 19:21:11 (1s)	1464 / 23.1mph

2022-01-29 02:20:45 PM EST to 2022-01-29 02:21:45 PM EST (60s)						33.6mph @ 19:20:58 (1s) 30.1mph @ 19:21:00 (3s) 22.8mph @ 19:21:44 (60s) 20.2mph @ 19:20:45 (300s)	15.8mph @ 19:21:09 (3s) 19.1mph @ 19:20:45 (60s) 19.7mph @ 19:21:41 (300s)		35.5mph @ 19:20:58 (0.1s) 33.5mph @ 19:20:58 (1s) 29.8mph @ 19:20:59 (3s) 22.0mph @ 19:21:44 (60s) 19.2mph @ 19:21:06 (300s)				15.2mph @ 19:21:34 (3s) 17.8mph @ 19:20:46 (60s) 18.7mph @ 19:21:41 (300s)	29.2mph @ 19:21:00 (3s) 23.1mph @ 19:21:44 (60s) 20.7mph @ 19:20:45 (300s)	18.9mph @ 19:21:11 (3s) 19.7mph @ 19:20:47 (60s) 20.2mph @ 19:21:42 (300s)		
2022-01-29 02:20:51 PM EST  2022-01-29 02:19:45 PM EST to 2022-01-29 02:20:45 PM EST (60s)	986.94mb	12.13V	20.3°F 96%	28.6°F	N (353°)	31.2mph at 19:20:12 31.0mph @ 19:20:12 (0.1s) 29.4mph @ 19:19:56 (1s) 26.0mph @ 19:19:57 (3s) 20.6mph @ 19:20:27 (60s) 20.3mph @ 19:20:22 (300s)	9.2mph at 19:20:10 9.5mph @ 19:20:10 (1s) 11.1mph @ 19:20:10 (3s) 18.3mph @ 19:19:52 (60s) 20.2mph @ 19:19:52 (300s)	5177 / 19.2mph	30.3mph at 19:20:13 32.6mph @ 19:20:13 (NoQC) 30.0mph @ 19:20:13 (0.1s) 28.5mph @ 19:20:13 (1s) 25.8mph @ 19:20:14 (3s) 19.2mph @ 19:20:27 (60s) 19.2mph @ 19:20:22 (300s)			8.1mph at 19:19:47 9.2mph @ 19:19:48 (1s) 10.6mph @ 19:19:49 (3s) 17.5mph @ 19:19:52 (60s) 19.1mph @ 19:19:53 (300s)	755 / 17.9mph	27.7mph at 19:19:56 26.3mph @ 19:19:57 (1s) 24.6mph @ 19:19:58 (3s) 21.0mph @ 19:20:29 (60s) 20.6mph @ 19:20:23 (300s)	13.8mph at 19:20:09 13.9mph @ 19:20:10 (1s) 14.3mph @ 19:20:11 (3s) 18.9mph @ 19:19:54 (60s) 20.7mph @ 19:20:11 (300s)	1245 / 19.8mph	
2022-01-29 02:19:51 PM EST  2022-01-29 02:18:45 PM EST to 2022-01-29 02:19:45 PM EST (60s)	986.82mb	12.14V	20.3°F 96%	28.6°F	N (349°)	34.5mph at 19:19:31 34.4mph @ 19:19:31 (0.1s) 32.9mph @ 19:19:31 (1s) 30.9mph @ 19:19:33 (3s) 19.7mph @ 19:18:55 (60s) 20.7mph @ 19:19:06 (300s)	8.1mph at 19:18:56 8.9mph @ 19:18:56 (1s) 11.2mph @ 19:18:58 (3s) 17.5mph @ 19:19:25 (60s) 20.0mph @ 19:19:25 (300s)	5148 / 19.1mph	34.3mph at 19:19:31 36.3mph @ 19:19:31 (NoQC) 32.8mph @ 19:19:31 (0.1s) 31.9mph @ 19:19:31 (1s) 30.9mph @ 19:19:33 (3s) 18.5mph @ 19:18:51 (60s) 19.8mph @ 19:18:55 (300s)			7.1mph at 19:18:56 8.0mph @ 19:18:56 (1s) 10.5mph @ 19:18:57 (3s) 16.4mph @ 19:19:25 (60s) 19.1mph @ 19:19:30 (300s)	763 / 18.1mph	31.4mph at 19:19:33 30.6mph @ 19:19:33 (1s) 29.9mph @ 19:19:34 (3s) 19.9mph @ 19:18:55 (60s) 21.3mph @ 19:18:55 (300s)	12.5mph at 19:19:25 12.9mph @ 19:19:25 (1s) 13.3mph @ 19:19:25 (3s) 18.0mph @ 19:19:26 (60s) 20.6mph @ 19:19:30 (300s)	1207 / 19.2mph	
2022-01-29 02:18:51 PM EST  2022-01-29 02:17:45 PM EST to 2022-01-29 02:18:45 PM EST (60s)	986.79mb	12.14V	20.2°F 96%	28.6°F	N (354°)	34.7mph at 19:18:00 34.5mph @ 19:18:00 (0.1s) 30.9mph @ 19:18:01 (1s) 29.4mph @ 19:18:03 (3s) 19.4mph @ 19:18:03 (60s) 20.4mph @ 19:18:43 (300s)	11.1mph at 19:18:15 11.8mph @ 19:18:16 (1s) 12.7mph @ 19:18:17 (3s) 18.3mph @ 19:18:17 (60s) 20.0mph @ 19:17:50 (300s)	5249 / 19.4mph	30.7mph at 19:18:20 33.8mph @ 19:18:01 (NoQC) 30.8mph @ 19:18:01 (0.1s) 29.3mph @ 19:18:20 (1s) 27.5mph @ 19:18:21 (3s) 18.8mph @ 19:18:03 (60s) 19.6mph @ 19:18:42 (300s)			9.2mph at 19:18:31 9.9mph @ 19:18:31 (1s) 11.0mph @ 19:18:32 (3s) 17.7mph @ 19:18:17 (60s) 19.1mph @ 19:17:51 (300s)	781 / 18.5mph	27.6mph at 19:18:20 27.3mph @ 19:18:20 (1s) 26.7mph @ 19:18:03 (3s) 19.8mph @ 19:18:05 (60s) 21.1mph @ 19:18:44 (300s)	14.1mph at 19:18:31 14.4mph @ 19:18:32 (1s) 14.9mph @ 19:18:33 (3s) 18.8mph @ 19:18:18 (60s) 20.6mph @ 19:17:56 (300s)	1245 / 19.8mph	
2022-01-29 02:17:51 PM EST  2022-01-29 02:16:45 PM EST to 2022-01-29 02:17:45 PM EST (60s)	986.96mb	12.14V	20.2°F 96%	28.6°F	N (354°)	30.9mph at 19:17:10 30.9mph @ 19:17:10 (0.1s) 29.4mph @ 19:17:11 (1s) 26.9mph @ 19:17:12 (3s) 25.2mph @ 19:16:45 (60s) 20.1mph @ 19:17:44 (300s)	9.1mph at 19:16:56 9.3mph @ 19:16:56 (1s) 11.1mph @ 19:16:57 (3s) 18.4mph @ 19:17:43 (60s) 19.0mph @ 19:16:57 (300s)	4981 / 18.5mph	30.0mph at 19:17:05 32.1mph @ 19:17:11 (NoQC) 29.3mph @ 19:17:11 (0.1s) 27.7mph @ 19:17:11 (1s) 25.9mph @ 19:17:12 (3s) 23.7mph @ 19:16:45 (60s) 19.2mph @ 19:17:44 (300s)			8.8mph at 19:16:55 9.7mph @ 19:16:56 (1s) 12.2mph @ 19:17:33 (3s) 17.7mph @ 19:17:41 (60s) 18.2mph @ 19:16:57 (300s)	751 / 17.8mph	26.9mph at 19:17:11 26.4mph @ 19:17:11 (1s) 25.0mph @ 19:17:12 (3s) 25.6mph @ 19:16:45 (60s) 20.6mph @ 19:17:45 (300s)	13.3mph at 19:17:32 13.5mph @ 19:17:33 (1s) 14.0mph @ 19:17:33 (3s) 19.3mph @ 19:17:44 (60s) 19.5mph @ 19:16:45 (300s)	1217 / 19.4mph	
2022-01-29 02:16:51 PM EST  2022-01-29 02:15:45 PM EST to 2022-01-29 02:16:45 PM EST (60s)	986.82mb	12.14V	20.2°F 96%	28.5°F	N (355°)	45.4mph at 19:15:51 45.4mph @ 19:15:51 (0.1s) 41.9mph @ 19:15:52 (1s) 36.1mph @ 19:15:53 (3s) 25.4mph @ 19:16:42 (60s) 19.0mph @ 19:16:44 (300s)	14.0mph at 19:16:31 14.5mph @ 19:16:31 (1s) 17.4mph @ 19:16:44 (3s) 19.1mph @ 19:15:45 (60s) 17.6mph @ 19:15:45 (300s)	6856 / 25.2mph	40.9mph at 19:15:52 47.6mph @ 19:15:51 (NoQC) 42.3mph @ 19:15:51 (0.1s) 41.6mph @ 19:15:52 (1s) 37.6mph @ 19:15:53 (3s) 24.0mph @ 19:16:38 (60s) 18.2mph @ 19:16:45 (300s)			10.9mph at 19:16:42 12.6mph @ 19:16:42 (1s) 14.6mph @ 19:16:02 (3s) 17.9mph @ 19:15:45 (60s) 17.0mph @ 19:15:45 (300s)	1008 / 23.8mph	37.6mph at 19:15:51 36.9mph @ 19:15:52 (1s) 34.4mph @ 19:15:54 (3s) 25.7mph @ 19:16:39 (60s) 19.5mph @ 19:16:44 (300s)	18.8mph at 19:16:02 19.4mph @ 19:16:01 (1s) 19.6mph @ 19:16:02 (3s) 19.9mph @ 19:15:45 (60s) 18.2mph @ 19:15:45 (300s)	1627 / 25.6mph	
2022-01-29 02:15:51 PM EST	986.85mb	12.14V	20.2°F 96%	28.6°F	N (352°)	31.9mph at 19:14:55 31.9mph @ 19:14:55	10.8mph at 19:15:09 11.9mph @ 19:15:10	5164 / 19.1mph	31.0mph at 19:15:39 33.3mph @ 19:15:39			8.9mph at 19:14:53 10.1mph @ 19:14:54	756 / 17.9mph	26.4mph at 19:15:39 26.0mph @ 19:15:40	15.4mph at 19:15:09 15.7mph @ 19:15:10	1256 / 20.0mph	

2022-01-29 02:14:45 PM EST to 2022-01-29 02:15:45 PM EST (60s)						(0.1s) 28.0mph @ 19:15:39 (1s) 24.5mph @ 19:15:39 (3s) 21.6mph @ 19:15:05 (60s) 18.2mph @ 19:14:45 (300s)	(1s) 13.5mph @ 19:15:10 (3s) 18.5mph @ 19:15:37 (60s) 17.6mph @ 19:15:44 (300s)		(NoQC) 30.4mph @ 19:15:39 (1s) 29.1mph @ 19:15:39 (1s) 24.4mph @ 19:15:41 (60s) 20.9mph @ 19:15:06 (60s) 17.5mph @ 19:14:45 (300s)	(1s) 13.2mph @ 19:15:19 (3s) 17.3mph @ 19:15:37 (60s) 16.9mph @ 19:15:43 (300s)		(1s) 24.5mph @ 19:15:41 (1s) 22.1mph @ 19:15:05 (60s) 18.6mph @ 19:14:45 (300s)	(1s) 16.3mph @ 19:15:11 (3s) 19.4mph @ 19:15:38 (60s) 18.2mph @ 19:15:44 (300s)	
2022-01-29 02:14:51 PM EST  2022-01-29 02:13:45 PM EST to 2022-01-29 02:14:45 PM EST (60s)	986.82mb	12.14V	20.2°F 96%	28.6°F	NNW (345°)	35.5mph at 19:14:22 35.3mph @ 19:14:22 (0.1s) 33.2mph @ 19:14:23 (1s) 29.1mph @ 19:14:24 (3s) 20.1mph @ 19:14:39 (60s) 18.5mph @ 19:14:35 (300s)	7.4mph at 19:13:53 8.4mph @ 19:13:53 (1s) 9.6mph @ 19:13:51 (3s) 16.3mph @ 19:14:04 (60s) 17.7mph @ 19:14:05 (300s)	5400 / 20.0mph	32.4mph at 19:14:23 35.6mph @ 19:14:29 (NoQC) 32.5mph @ 19:14:29 (1s) 31.0mph @ 19:14:29 (1s) 28.6mph @ 19:14:23 (60s) 20.0mph @ 19:14:38 (60s) 17.8mph @ 19:14:34 (300s)	7.9mph at 19:13:49 8.5mph @ 19:13:49 (1s) 9.1mph @ 19:13:51 (3s) 15.5mph @ 19:13:58 (60s) 16.9mph @ 19:14:06 (300s)	838 / 19.8mph	30.8mph at 19:14:23 30.1mph @ 19:14:23 (1s) 28.0mph @ 19:14:24 (1s) 20.7mph @ 19:14:41 (60s) 19.0mph @ 19:14:36 (300s)	10.9mph at 19:13:54 11.2mph @ 19:13:54 (1s) 11.7mph @ 19:13:55 (3s) 16.4mph @ 19:13:56 (60s) 18.2mph @ 19:14:06 (300s)	1304 / 20.7mph
2022-01-29 02:13:51 PM EST  2022-01-29 02:12:45 PM EST to 2022-01-29 02:13:45 PM EST (60s)	986.96mb	12.14V	20.2°F 96%	28.5°F	N (359°)	28.8mph at 19:13:18 28.7mph @ 19:13:18 (0.1s) 26.5mph @ 19:13:18 (1s) 23.9mph @ 19:12:50 (3s) 17.6mph @ 19:13:44 (60s) 19.1mph @ 19:12:49 (300s)	9.4mph at 19:13:37 9.9mph @ 19:13:37 (1s) 11.0mph @ 19:13:37 (3s) 13.1mph @ 19:12:46 (60s) 18.2mph @ 19:13:43 (300s)	4758 / 17.7mph	25.1mph at 19:12:48 26.9mph @ 19:12:51 (NoQC) 23.3mph @ 19:12:49 (1s) 22.7mph @ 19:12:51 (3s) 16.8mph @ 19:13:44 (60s) 18.2mph @ 19:12:52 (300s)	8.0mph at 19:13:36 9.4mph @ 19:13:36 (1s) 10.3mph @ 19:13:37 (3s) 12.6mph @ 19:12:46 (60s) 17.2mph @ 19:13:42 (300s)	708 / 16.8mph	23.1mph at 19:12:48 22.7mph @ 19:12:49 (1s) 22.2mph @ 19:12:51 (3s) 17.5mph @ 19:13:44 (60s) 19.5mph @ 19:12:45 (300s)	13.1mph at 19:13:37 13.3mph @ 19:13:37 (1s) 13.6mph @ 19:12:45 (3s) 13.8mph @ 19:12:47 (60s) 18.6mph @ 19:13:45 (300s)	1100 / 17.6mph
2022-01-29 02:12:51 PM EST  2022-01-29 02:11:45 PM EST to 2022-01-29 02:12:45 PM EST (60s)	987.02mb	12.14V	20.1°F 96%	28.5°F	N (356°)	24.1mph at 19:11:56 23.2mph @ 19:11:56 (1s) 20.2mph @ 19:11:56 (1s) 18.3mph @ 19:11:58 (60s) 20.4mph @ 19:11:46 (300s)	7.1mph at 19:12:37 7.3mph @ 19:12:37 (1s) 7.8mph @ 19:12:37 (3s) 13.1mph @ 19:12:43 (60s) 19.1mph @ 19:12:45 (300s)	3527 / 13.2mph	25.2mph at 19:11:56 26.7mph @ 19:11:56 (NoQC) 24.1mph @ 19:11:56 (1s) 21.4mph @ 19:11:58 (3s) 17.9mph @ 19:11:59 (60s) 19.4mph @ 19:11:46 (300s)	5.9mph at 19:12:37 6.9mph @ 19:12:37 (1s) 7.8mph @ 19:12:12 (3s) 12.6mph @ 19:12:43 (60s) 18.2mph @ 19:12:45 (300s)	532 / 12.7mph	21.8mph at 19:11:56 21.4mph @ 19:11:56 (1s) 20.5mph @ 19:11:58 (3s) 18.9mph @ 19:12:01 (60s) 20.7mph @ 19:11:46 (300s)	9.6mph at 19:12:12 9.7mph @ 19:12:12 (1s) 10.1mph @ 19:12:13 (3s) 13.9mph @ 19:12:44 (60s) 19.5mph @ 19:12:44 (300s)	863 / 13.9mph
2022-01-29 02:11:51 PM EST  2022-01-29 02:10:45 PM EST to 2022-01-29 02:11:45 PM EST (60s)	986.98mb	12.14V	20.1°F 96%	28.5°F	N (355°)	29.9mph at 19:11:19 29.9mph @ 19:11:19 (0.1s) 28.0mph @ 19:11:20 (1s) 24.9mph @ 19:10:45 (3s) 22.0mph @ 19:10:45 (60s) 20.5mph @ 19:11:35 (300s)	10.0mph at 19:10:48 10.9mph @ 19:11:37 (1s) 12.4mph @ 19:11:38 (3s) 18.2mph @ 19:11:44 (60s) 19.9mph @ 19:11:02 (300s)	4910 / 18.2mph	27.2mph at 19:11:20 28.8mph @ 19:11:09 (NoQC) 25.7mph @ 19:11:20 (1s) 23.0mph @ 19:11:21 (3s) 20.6mph @ 19:10:45 (60s) 19.4mph @ 19:11:35 (300s)	7.4mph at 19:10:48 9.0mph @ 19:11:38 (1s) 11.5mph @ 19:11:39 (3s) 17.5mph @ 19:11:44 (60s) 18.8mph @ 19:11:02 (300s)	740 / 17.6mph	25.0mph at 19:11:20 24.7mph @ 19:11:21 (1s) 24.7mph @ 19:10:45 (3s) 22.3mph @ 19:10:45 (60s) 20.9mph @ 19:11:36 (300s)	13.1mph at 19:11:38 13.4mph @ 19:11:38 (1s) 14.0mph @ 19:11:02 (3s) 18.8mph @ 19:11:45 (60s) 20.3mph @ 19:11:03 (300s)	1186 / 18.9mph
2022-01-29 02:10:51 PM EST  2022-01-29 02:09:45 PM EST to 2022-01-29 02:10:45 PM EST (60s)	986.76mb	12.14V	20.1°F 95%	28.6°F	N (352°)	37.8mph at 19:09:47 37.7mph @ 19:09:47 (0.1s) 32.1mph @ 19:09:48 (1s) 29.9mph @ 19:10:36 (3s) 22.7mph @ 19:10:38 (60s) 20.3mph @ 19:10:08 (300s)	9.5mph at 19:10:10 10.3mph @ 19:10:10 (1s) 11.9mph @ 19:10:11 (3s) 19.9mph @ 19:09:45 (60s) 19.9mph @ 19:10:33 (300s)	5955 / 22.0mph	33.5mph at 19:10:01 35.7mph @ 19:10:00 (NoQC) 32.7mph @ 19:10:00 (1s) 30.9mph @ 19:10:01 (3s) 29.3mph @ 19:10:02 (3s) 21.5mph @ 19:10:38 (60s) 19.5mph @ 19:10:03 (300s)	10.3mph at 19:10:10 11.5mph @ 19:10:10 (1s) 12.4mph @ 19:10:10 (3s) 18.5mph @ 19:09:45 (60s) 19.1mph @ 19:10:34 (300s)	872 / 20.6mph	29.7mph at 19:10:36 29.0mph @ 19:10:36 (1s) 32.2mph @ 19:09:45 (3s) 23.2mph @ 19:10:38 (60s) 20.7mph @ 19:10:11 (300s)	14.3mph at 19:10:10 14.6mph @ 19:10:11 (1s) 15.0mph @ 19:10:12 (3s) 20.2mph @ 19:09:45 (60s) 20.4mph @ 19:10:35 (300s)	1412 / 22.3mph
2022-01-29 02:09:51 PM EST  2022-01-29 02:08:45 PM EST to 2022-01-29	986.73mb	12.14V	20.1°F 95%	28.6°F	N (350°)	40.6mph at 19:09:39 40.2mph @ 19:09:39 (0.1s) 36.0mph @ 19:09:41 (1s) 34.0mph @ 19:09:42 (3s) 22.5mph	7.7mph at 19:09:32 8.0mph @ 19:09:32 (1s) 9.1mph @ 19:09:32 (3s) 18.5mph @ 19:09:35 (60s) 19.6mph @ 19:08:57	5373 / 19.9mph	40.6mph at 19:09:41 42.8mph @ 19:09:39 (NoQC) 38.1mph @ 19:09:39 (1s) 35.3mph @ 19:09:39 (1s) 33.2mph	7.0mph at 19:08:49 7.5mph @ 19:08:49 (1s) 8.1mph @ 19:09:32 (3s) 17.3mph @ 19:09:35 (60s) 18.9mph @ 19:08:57	785 / 18.6mph	36.3mph at 19:09:42 35.4mph @ 19:09:43 (1s) 34.1mph @ 19:09:43 (3s) 22.4mph @ 19:09:17 (60s) 20.6mph	10.5mph at 19:09:32 10.6mph @ 19:09:32 (1s) 11.1mph @ 19:09:33 (3s) 19.0mph @ 19:09:36 (60s) 20.0mph	1272 / 20.2mph



02:09:45 PM EST (60s)						@ 19:09:16 <b>20.2mph</b> @ 19:09:44 (300s)	(300s)		@ 19:09:41 <b>21.5mph</b> @ 19:08:45 (60s) <b>19.4mph</b> @ 19:09:45 (300s)	(300s)	@ 19:09:44 (300s)	@ 19:08:58 (300s)		
2022-01-29 02:08:51 PM EST	987.01mb	12.14V	20.1°F 95%	28.6°F	N (354°)	<b>37.9mph</b> at 19:08:30 <b>37.7mph</b> @ 19:08:30 (0.1s) <b>35.9mph</b> @ 19:08:31 (1s) <b>34.4mph</b> @ 19:08:32 (1s) <b>22.3mph</b> @ 19:08:43 (60s) <b>20.1mph</b> @ 19:08:42 (300s)	<b>11.9mph</b> at 19:08:11 <b>12.3mph</b> @ 19:08:12 (1s) <b>13.4mph</b> @ 19:08:13 (3s) <b>18.3mph</b> @ 19:08:15 (60s) <b>19.4mph</b> @ 19:08:16 (300s)	6033 / 22.3mph	<b>36.9mph</b> at 19:08:26 <b>42.0mph</b> @ 19:08:30 (NoQC) <b>37.4mph</b> @ 19:08:30 (0.1s) <b>34.9mph</b> @ 19:08:30 (1s) <b>33.4mph</b> @ 19:08:32 (60s) <b>21.5mph</b> @ 19:08:44 (60s) <b>19.4mph</b> @ 19:08:42 (300s)	<b>10.4mph</b> at 19:08:11 <b>11.7mph</b> @ 19:08:11 (1s) <b>14.1mph</b> @ 19:08:12 (3s) <b>18.0mph</b> @ 19:08:14 (60s) <b>18.7mph</b> @ 19:08:16 (300s)	911 / 21.5mph	<b>34.1mph</b> at 19:08:30 <b>33.3mph</b> @ 19:08:31 (1s) <b>32.2mph</b> @ 19:08:33 (3s) <b>22.4mph</b> @ 19:08:44 (60s) <b>24.4mph</b> @ 19:08:42 (300s)	<b>14.9mph</b> at 19:08:14 <b>15.1mph</b> @ 19:08:13 (1s) <b>15.2mph</b> @ 19:08:14 (3s) <b>18.9mph</b> @ 19:08:16 (60s) <b>19.8mph</b> @ 19:08:17 (300s)	1415 / 22.4mph
2022-01-29 02:07:51 PM EST	987.09mb	12.14V	20.1°F 95%	28.6°F	N (353°)	<b>36.2mph</b> at 19:06:47 <b>36.0mph</b> @ 19:06:47 (0.1s) <b>33.0mph</b> @ 19:06:48 (1s) <b>28.1mph</b> @ 19:07:04 (3s) <b>19.9mph</b> @ 19:07:35 (60s) <b>20.1mph</b> @ 19:07:25 (300s)	<b>9.1mph</b> at 19:07:29 <b>10.1mph</b> @ 19:07:29 (1s) <b>12.0mph</b> @ 19:07:30 (3s) <b>17.0mph</b> @ 19:06:46 (60s) <b>19.1mph</b> @ 19:06:46 (300s)	5295 / 19.6mph	<b>36.5mph</b> at 19:07:03 <b>38.4mph</b> @ 19:06:47 (NoQC) <b>34.9mph</b> @ 19:06:47 (0.1s) <b>32.4mph</b> @ 19:07:03 (1s) <b>28.2mph</b> @ 19:07:04 (3s) <b>18.9mph</b> @ 19:07:39 (60s) <b>19.2mph</b> @ 19:07:25 (300s)	<b>7.6mph</b> at 19:06:55 <b>8.7mph</b> @ 19:06:56 (1s) <b>11.1mph</b> @ 19:07:30 (3s) <b>16.2mph</b> @ 19:07:01 (60s) <b>18.4mph</b> @ 19:06:45 (300s)	781 / 18.5mph	<b>29.4mph</b> at 19:06:47 <b>28.9mph</b> @ 19:07:03 (1s) <b>27.7mph</b> @ 19:07:05 (3s) <b>20.5mph</b> @ 19:07:39 (60s) <b>20.4mph</b> @ 19:07:27 (300s)	<b>11.8mph</b> at 19:07:30 <b>11.9mph</b> @ 19:07:30 (1s) <b>12.8mph</b> @ 19:07:30 (3s) <b>17.6mph</b> @ 19:06:46 (60s) <b>19.5mph</b> @ 19:06:45 (300s)	1261 / 20.0mph
2022-01-29 02:06:51 PM EST	987.09mb	12.14V	20.1°F 95%	28.6°F	N (351°)	<b>29.7mph</b> at 19:05:57 <b>29.6mph</b> @ 19:05:57 (0.1s) <b>27.1mph</b> @ 19:05:58 (1s) <b>24.6mph</b> @ 19:05:59 (3s) <b>22.2mph</b> @ 19:05:45 (60s) <b>19.9mph</b> @ 19:05:53 (300s)	<b>9.7mph</b> at 19:06:22 <b>10.1mph</b> @ 19:06:23 (1s) <b>10.8mph</b> @ 19:06:24 (3s) <b>16.9mph</b> @ 19:06:39 (60s) <b>19.1mph</b> @ 19:06:28 (300s)	4609 / 17.1mph	<b>27.9mph</b> at 19:05:58 <b>31.7mph</b> @ 19:05:57 (NoQC) <b>28.9mph</b> @ 19:05:57 (1s) <b>27.2mph</b> @ 19:05:58 (1s) <b>24.5mph</b> @ 19:05:58 (3s) <b>22.1mph</b> @ 19:05:45 (60s) <b>19.1mph</b> @ 19:05:53 (300s)	<b>8.1mph</b> at 19:06:17 <b>9.0mph</b> @ 19:06:17 (1s) <b>9.8mph</b> @ 19:06:11 (3s) <b>16.4mph</b> @ 19:06:39 (60s) <b>18.3mph</b> @ 19:06:29 (300s)	699 / 16.6mph	<b>25.9mph</b> at 19:05:57 <b>25.1mph</b> @ 19:05:58 (1s) <b>23.9mph</b> @ 19:06:00 (3s) <b>22.7mph</b> @ 19:05:45 (60s) <b>20.9mph</b> @ 19:05:54 (300s)	<b>12.1mph</b> at 19:06:27 <b>12.2mph</b> @ 19:06:27 (1s) <b>12.4mph</b> @ 19:06:27 (3s) <b>17.5mph</b> @ 19:06:40 (60s) <b>19.4mph</b> @ 19:05:29 (300s)	1107 / 17.7mph
2022-01-29 02:05:51 PM EST	986.99mb	12.14V	20.1°F 95%	28.6°F	N (349°)	<b>38.5mph</b> at 19:05:26 <b>38.2mph</b> @ 19:05:26 (0.1s) <b>35.3mph</b> @ 19:05:30 (1s) <b>29.6mph</b> @ 19:04:54 (3s) <b>23.0mph</b> @ 19:05:37 (60s) <b>20.0mph</b> @ 19:05:34 (300s)	<b>11.9mph</b> at 19:04:59 <b>12.8mph</b> @ 19:05:08 (1s) <b>14.0mph</b> @ 19:05:09 (3s) <b>18.1mph</b> @ 19:05:11 (60s) <b>18.9mph</b> @ 19:04:44 (300s)	6028 / 22.2mph	<b>38.0mph</b> at 19:05:26 <b>41.9mph</b> @ 19:05:26 (NoQC) <b>37.6mph</b> @ 19:05:26 (0.1s) <b>36.3mph</b> @ 19:05:26 (1s) <b>29.2mph</b> @ 19:04:54 (3s) <b>22.6mph</b> @ 19:05:37 (60s) <b>19.1mph</b> @ 19:05:35 (300s)	<b>10.1mph</b> at 19:04:59 <b>11.6mph</b> @ 19:04:59 (1s) <b>13.8mph</b> @ 19:05:01 (3s) <b>17.4mph</b> @ 19:05:11 (60s) <b>17.9mph</b> @ 19:04:44 (300s)	935 / 22.1mph	<b>33.9mph</b> at 19:05:30 <b>32.7mph</b> @ 19:05:31 (1s) <b>29.8mph</b> @ 19:05:32 (3s) <b>23.0mph</b> @ 19:05:38 (60s) <b>20.2mph</b> @ 19:05:35 (300s)	<b>14.9mph</b> at 19:05:08 <b>15.1mph</b> @ 19:05:10 (1s) <b>15.3mph</b> @ 19:05:10 (3s) <b>18.4mph</b> @ 19:05:11 (60s) <b>19.1mph</b> @ 19:04:44 (300s)	1436 / 22.7mph
2022-01-29 02:04:51 PM EST	986.95mb	12.14V	20.1°F 95%	28.6°F	N (353°)	<b>34.8mph</b> at 19:03:50 <b>34.5mph</b> @ 19:03:50 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 19:03:50 (1s) <b>29.3mph</b> @ 19:03:51 (3s) <b>22.2mph</b> @ 19:04:03 (60s) <b>18.9mph</b> @ 19:04:44 (300s)	<b>6.5mph</b> at 19:04:31 <b>6.7mph</b> @ 19:04:31 (1s) <b>7.3mph</b> @ 19:04:28 (3s) <b>18.4mph</b> @ 19:04:37 (60s) <b>18.5mph</b> @ 19:03:44 (300s)	5117 / 18.9mph	<b>35.6mph</b> at 19:03:49 <b>37.4mph</b> @ 19:03:49 (NoQC) <b>33.9mph</b> @ 19:03:49 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 19:03:50 (1s) <b>31.1mph</b> @ 19:03:51 (3s) <b>21.3mph</b> @ 19:04:03 (60s) <b>17.9mph</b> @ 19:04:44 (300s)	<b>5.1mph</b> at 19:04:29 <b>5.5mph</b> @ 19:04:29 (1s) <b>5.8mph</b> @ 19:04:29 (3s) <b>17.8mph</b> @ 19:04:37 (60s) <b>17.5mph</b> @ 19:03:44 (300s)	770 / 18.2mph	<b>30.8mph</b> at 19:03:50 <b>30.3mph</b> @ 19:03:51 (1s) <b>29.2mph</b> @ 19:03:52 (3s) <b>22.3mph</b> @ 19:04:03 (60s) <b>19.1mph</b> @ 19:04:44 (300s)	<b>7.3mph</b> at 19:04:31 <b>7.4mph</b> @ 19:04:31 (1s) <b>7.7mph</b> @ 19:04:32 (3s) <b>18.8mph</b> @ 19:04:38 (60s) <b>18.7mph</b> @ 19:03:44 (300s)	1212 / 19.3mph
2022-01-29 02:03:51 PM EST	987.17mb	12.14V	20.1°F 96%	28.6°F	N (353°)	<b>34.7mph</b> at 19:02:51 <b>34.5mph</b> @ 19:02:51 (0.1s) <b>30.8mph</b> @ 19:03:06 (1s) <b>28.5mph</b> @ 19:02:53 (3s)	<b>10.2mph</b> at 19:02:44 <b>11.1mph</b> @ 19:02:45 (1s) <b>13.7mph</b> @ 19:02:47 (3s) <b>17.0mph</b> @ 19:02:45 (60s)	5538 / 20.5mph	<b>31.9mph</b> at 19:03:33 <b>34.6mph</b> @ 19:03:33 (NoQC) <b>31.4mph</b> @ 19:03:33 (0.1s) <b>27.9mph</b> @ 19:03:34 (1s)	<b>9.7mph</b> at 19:02:44 <b>11.8mph</b> @ 19:02:45 (1s) <b>13.0mph</b> @ 19:03:30 (3s) <b>15.9mph</b> @ 19:02:44 (60s)	815 / 19.3mph	<b>27.7mph</b> at 19:03:05 <b>27.1mph</b> @ 19:03:06 (1s) <b>26.0mph</b> @ 19:03:06 (3s) <b>22.0mph</b> @ 19:03:27 (60s)	<b>14.6mph</b> at 19:02:46 <b>14.9mph</b> @ 19:02:46 (1s) <b>15.1mph</b> @ 19:02:48 (3s) <b>17.2mph</b> @ 19:02:44 (60s)	1302 / 20.7mph

<b>02:03:44</b> PM EST (60s)						<b>22.1mph</b> @ 19:03:27 (60s) <b>18.5mph</b> @ 19:03:43 (300s)	<b>18.0mph</b> @ 19:03:02 (300s)			<b>26.3mph</b> @ 19:03:06 (3s) <b>20.8mph</b> @ 19:03:26 (60s) <b>17.5mph</b> @ 19:03:43 (300s)			<b>17.0mph</b> @ 19:03:02 (300s)		<b>18.7mph</b> @ 19:03:44 (300s)	<b>18.3mph</b> @ 19:03:03 (300s)	
2022-01-29 02:02:51 PM EST						<b>34.3mph</b> at 19:02:29	<b>8.8mph</b> at 19:02:04			<b>33.9mph</b> at 19:02:28			<b>6.8mph</b> at 19:01:45		<b>29.3mph</b> at 19:02:29	<b>11.7mph</b> at 19:02:20	
<b>2022-01-29</b> <b>02:01:44</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>02:02:44</b> PM EST (60s)	987.01mb	12.15V	20.2°F 96%	28.6°F	<b>N</b> (6°)	<b>34.1mph</b> @ 19:02:29 (0.1s) <b>32.7mph</b> @ 19:02:30 (1s) <b>30.8mph</b> @ 19:02:30 (3s) <b>20.7mph</b> @ 19:01:44 (60s) <b>18.3mph</b> @ 19:02:42 (300s)	<b>9.7mph</b> @ 19:02:05 (1s) <b>10.4mph</b> @ 19:02:05 (3s) <b>15.0mph</b> @ 19:02:27 (60s) <b>17.1mph</b> @ 19:01:44 (300s)	4597 / 17.1mph		<b>31.6mph</b> @ 19:02:28 (0.1s) <b>30.4mph</b> @ 19:02:30 (3s) <b>19.8mph</b> @ 19:01:44 (60s) <b>17.4mph</b> @ 19:02:42 (300s)			<b>7.8mph</b> @ 19:01:46 (1s) <b>9.3mph</b> @ 19:01:46 (3s) <b>13.8mph</b> @ 19:02:26 (60s) <b>16.3mph</b> @ 19:01:46 (300s)	670 / 15.9mph	<b>28.7mph</b> @ 19:02:30 (1s) <b>28.0mph</b> @ 19:02:31 (3s) <b>21.1mph</b> @ 19:01:44 (60s) <b>18.6mph</b> @ 19:02:42 (300s)	<b>11.8mph</b> @ 19:02:20 (1s) <b>12.2mph</b> @ 19:02:21 (3s) <b>15.5mph</b> @ 19:02:27 (60s) <b>17.5mph</b> @ 19:01:44 (300s)	1076 / 17.2mph
2022-01-29 02:01:51 PM EST						<b>34.5mph</b> at 19:01:10	<b>10.2mph</b> at 19:01:43			<b>35.4mph</b> at 19:00:54			<b>9.2mph</b> at 19:01:28		<b>30.8mph</b> at 19:01:11	<b>14.3mph</b> at 19:00:46	
<b>2022-01-29</b> <b>02:00:44</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>02:01:44</b> PM EST (60s)	987.02mb	12.14V	20.1°F 96%	28.6°F	<b>NNW</b> (344°)	<b>34.4mph</b> @ 19:00:54 (0.1s) <b>32.2mph</b> @ 19:01:11 (1s) <b>28.7mph</b> @ 19:01:13 (3s) <b>22.3mph</b> @ 19:01:28 (60s) <b>17.1mph</b> @ 19:01:42 (300s)	<b>11.5mph</b> @ 19:01:43 (1s) <b>13.0mph</b> @ 19:01:31 (3s) <b>17.5mph</b> @ 19:00:44 (60s) <b>15.6mph</b> @ 19:00:44 (300s)	5604 / 20.7mph		<b>39.7mph</b> @ 19:01:10 (NoQC) <b>36.0mph</b> @ 19:01:11 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 19:01:11 (3s) <b>30.6mph</b> @ 19:01:13 (3s) <b>21.3mph</b> @ 19:01:28 (60s) <b>16.3mph</b> @ 19:01:43 (300s)			<b>10.6mph</b> @ 19:01:29 (1s) <b>12.7mph</b> @ 19:00:48 (3s) <b>16.4mph</b> @ 19:00:44 (60s) <b>14.9mph</b> @ 19:00:44 (300s)	836 / 19.8mph	<b>29.7mph</b> @ 19:01:11 (1s) <b>28.5mph</b> @ 19:01:13 (3s) <b>22.4mph</b> @ 19:01:28 (60s) <b>17.5mph</b> @ 19:01:43 (300s)	<b>14.6mph</b> @ 19:00:47 (1s) <b>15.2mph</b> @ 19:00:48 (3s) <b>17.4mph</b> @ 19:00:44 (60s) <b>16.0mph</b> @ 19:00:44 (300s)	1331 / 21.1mph
2022-01-29 02:00:51 PM EST						<b>30.9mph</b> at 19:00:29	<b>7.3mph</b> at 19:00:27			<b>34.4mph</b> at 19:00:29			<b>6.9mph</b> at 18:59:44		<b>28.7mph</b> at 19:00:31	<b>9.1mph</b> at 18:59:44	
<b>2022-01-29</b> <b>01:59:44</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>02:00:44</b> PM EST (60s)	987.07mb	12.15V	20.1°F 96%	28.6°F	<b>N</b> (357°)	<b>29.5mph</b> @ 19:00:30 (1s) <b>27.5mph</b> @ 19:00:32 (3s) <b>17.5mph</b> @ 19:00:44 (60s) <b>15.6mph</b> @ 19:00:44 (300s)	<b>7.7mph</b> @ 19:00:27 (1s) <b>8.4mph</b> @ 18:59:44 (3s) <b>14.0mph</b> @ 19:00:28 (60s) <b>14.8mph</b> @ 18:59:47 (300s)	4731 / 17.6mph		<b>32.3mph</b> @ 19:00:29 (0.1s) <b>30.3mph</b> @ 19:00:30 (3s) <b>26.9mph</b> @ 19:00:32 (3s) <b>16.4mph</b> @ 19:00:44 (60s) <b>14.9mph</b> @ 19:00:44 (300s)			<b>7.3mph</b> @ 18:59:44 (1s) <b>7.5mph</b> @ 18:59:44 (3s) <b>13.1mph</b> @ 19:00:28 (60s) <b>14.2mph</b> @ 18:59:47 (300s)	695 / 16.5mph	<b>26.6mph</b> @ 19:00:38 (60s) <b>17.4mph</b> @ 19:00:44 (60s) <b>16.0mph</b> @ 19:00:44 (300s)	<b>9.1mph</b> @ 18:59:44 (1s) <b>9.3mph</b> @ 18:59:45 (3s) <b>14.3mph</b> @ 19:00:28 (60s) <b>15.3mph</b> @ 18:59:47 (300s)	1090 / 17.4mph
2022-01-29 01:59:51 PM EST						<b>33.2mph</b> at 18:58:54	<b>6.2mph</b> at 18:59:40			<b>32.1mph</b> at 18:58:54			<b>6.8mph</b> at 18:59:41		<b>28.7mph</b> at 18:58:54	<b>9.2mph</b> at 18:59:43	
<b>2022-01-29</b> <b>01:58:44</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>01:59:44</b> PM EST (60s)	987.19mb	12.15V	20.1°F 96%	28.6°F	<b>N</b> (352°)	<b>31.1mph</b> @ 18:58:54 (0.1s) <b>29.2mph</b> @ 18:58:54 (3s) <b>19.2mph</b> @ 18:58:44 (60s) <b>15.1mph</b> @ 18:58:44 (300s)	<b>6.5mph</b> @ 18:59:41 (1s) <b>7.2mph</b> @ 18:59:42 (3s) <b>16.6mph</b> @ 18:59:43 (60s) <b>14.8mph</b> @ 18:59:16 (300s)	4483 / 16.7mph		<b>29.6mph</b> @ 18:58:54 (0.1s) <b>27.8mph</b> @ 18:58:55 (3s) <b>18.7mph</b> @ 18:58:44 (60s) <b>14.6mph</b> @ 18:58:44 (300s)			<b>7.3mph</b> @ 18:59:42 (1s) <b>7.5mph</b> @ 18:59:43 (3s) <b>16.1mph</b> @ 18:59:43 (60s) <b>14.2mph</b> @ 18:59:17 (300s)	675 / 16.0mph	<b>28.1mph</b> @ 18:58:54 (1s) <b>27.0mph</b> @ 18:58:55 (3s) <b>19.9mph</b> @ 18:58:44 (60s) <b>15.7mph</b> @ 18:58:44 (300s)	<b>9.3mph</b> @ 18:59:43 (1s) <b>9.5mph</b> @ 18:59:43 (3s) <b>17.2mph</b> @ 18:59:43 (60s) <b>15.3mph</b> @ 18:59:22 (300s)	1081 / 17.3mph
2022-01-29 01:58:51 PM EST						<b>33.1mph</b> at 18:57:49	<b>8.6mph</b> at 18:58:32			<b>33.5mph</b> at 18:57:50			<b>7.4mph</b> at 18:58:30		<b>29.3mph</b> at 18:57:50	<b>11.0mph</b> at 18:58:32	
<b>2022-01-29</b> <b>01:57:44</b> PM EST to <b>2022-01-29</b> <b>01:58:44</b> PM EST (60s)	987.15mb	12.15V	20.1°F 96%	28.6°F	<b>N</b> (349°)	<b>32.9mph</b> @ 18:57:49 (0.1s) <b>30.9mph</b> @ 18:57:50 (1s) <b>28.6mph</b> @ 18:57:51 (3s) <b>19.4mph</b> @ 18:58:37 (60s) <b>15.9mph</b> @ 18:58:00 (300s)	<b>9.0mph</b> @ 18:58:32 (1s) <b>9.9mph</b> @ 18:58:32 (3s) <b>11.2mph</b> @ 18:57:44 (60s) <b>15.1mph</b> @ 18:58:43 (300s)	5187 / 19.2mph		<b>33.5mph</b> @ 18:57:49 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 18:57:50 (1s) <b>29.4mph</b> @ 18:57:51 (3s) <b>19.0mph</b> @ 18:58:36 (60s) <b>15.4mph</b> @ 18:58:00 (300s)			<b>8.1mph</b> @ 18:58:30 (1s) <b>8.8mph</b> @ 18:58:32 (3s) <b>10.8mph</b> @ 18:57:44 (60s) <b>14.6mph</b> @ 18:58:43 (300s)	789 / 18.7mph	<b>28.6mph</b> @ 18:57:51 (1s) <b>27.7mph</b> @ 18:57:52 (3s) <b>20.2mph</b> @ 18:58:38 (60s) <b>16.5mph</b> @ 18:58:01 (300s)	<b>11.1mph</b> @ 18:58:33 (1s) <b>11.5mph</b> @ 18:58:33 (3s) <b>11.7mph</b> @ 18:57:44 (60s) <b>15.7mph</b> @ 18:58:43 (300s)	1254 / 19.9mph
2022-01-29 01:57:51 PM EST						<b>28.5mph</b> at 18:57:43	<b>5.4mph</b> at 18:57:20			<b>30.2mph</b> at 18:57:43			<b>4.6mph</b> at 18:57:25		<b>26.2mph</b> at 18:57:43	<b>8.3mph</b> at 18:57:33	
<b>2022-01-29</b> <b>01:56:44</b> PM EST to	987.20mb	12.16V	20.1°F 96%	28.5°F	<b>N</b> (350°)	<b>26.5mph</b> @ 18:57:44 (1s) <b>19.2mph</b> @ 18:57:44 (3s) <b>13.7mph</b> @ 18:56:45	<b>5.7mph</b> @ 18:57:20 (1s) <b>6.1mph</b> @ 18:57:20 (3s) <b>10.5mph</b> @ 18:57:35 (60s)	2971 / 11.2mph		<b>34.1mph</b> @ 18:57:43 (NoQC) <b>31.2mph</b> @ 18:57:43 (0.1s) <b>28.3mph</b> @ 18:57:44			<b>5.0mph</b> @ 18:57:25 (1s) <b>5.7mph</b> @ 18:57:26 (3s) <b>9.7mph</b> @ 18:57:35 (60s)	447 / 10.7mph	<b>24.2mph</b> @ 18:57:44 (1s) <b>19.6mph</b> @ 18:57:44 (3s) <b>13.8mph</b> @ 18:56:47	<b>8.4mph</b> @ 18:57:33 (1s) <b>8.7mph</b> @ 18:57:20 (3s) <b>10.9mph</b> @ 18:57:36 (60s)	717 / 11.7mph

2022-01-29 01:57:44 PM EST (60s)						(60s) 17.5mph @ 18:56:44 (300s)	15.7mph @ 18:57:42 (300s)		(1s) 21.0mph @ 18:57:44 (3s) 12.7mph @ 18:56:46 (60s) 16.8mph @ 18:56:44 (300s)	15.1mph @ 18:57:43 (300s)		(60s) 18.1mph @ 18:56:44 (300s)	16.2mph @ 18:57:43 (300s)	
2022-01-29 01:56:51 PM EST  2022-01-29 01:55:44 PM EST to 2022-01-29 01:56:44 PM EST (60s)	987.26mb	12.17V	20.1°F 96%	28.5°F	N (359°)	28.9mph at 18:56:04 28.9mph @ 18:56:04 (0.1s) 26.9mph @ 18:56:05 (1s) 25.0mph @ 18:56:07 (3s) 15.2mph @ 18:56:08 (60s) 18.2mph @ 18:55:44 (300s)	7.1mph at 18:56:20 7.4mph @ 18:56:21 (1s) 8.7mph @ 18:55:51 (3s) 13.5mph @ 18:56:39 (60s) 17.5mph @ 18:56:43 (300s)	3642 / 13.6mph	26.8mph at 18:56:05 28.6mph @ 18:56:04 (NoQC) 25.1mph @ 18:56:05 (1s) 23.4mph @ 18:56:05 (3s) 14.5mph @ 18:56:08 (60s) 17.6mph @ 18:55:44 (300s)	6.1mph at 18:55:49 6.7mph @ 18:55:50 (1s) 7.8mph @ 18:55:52 (3s) 12.5mph @ 18:56:40 (60s) 16.8mph @ 18:56:43 (300s)	531 / 12.7mph	25.1mph at 18:56:04 24.7mph @ 18:56:05 (1s) 23.6mph @ 18:56:06 (3s) 15.4mph @ 18:56:09 (60s) 18.9mph @ 18:55:44 (300s)	9.6mph at 18:55:52 9.7mph @ 18:55:52 (1s) 10.0mph @ 18:55:53 (3s) 13.8mph @ 18:56:42 (60s) 18.1mph @ 18:56:44 (300s)	856 / 13.8mph
2022-01-29 01:55:51 PM EST  2022-01-29 01:54:43 PM EST to 2022-01-29 01:55:43 PM EST (60s)	987.30mb	12.17V	20.0°F 96%	28.5°F	NNW (348°)	23.0mph at 18:55:12 22.0mph @ 18:55:09 (1s) 20.9mph @ 18:55:15 (3s) 18.0mph @ 18:54:43 (60s) 18.7mph @ 18:54:43 (300s)	5.5mph at 18:54:53 5.6mph @ 18:54:54 (1s) 5.9mph @ 18:54:55 (3s) 12.5mph @ 18:55:13 (60s) 18.0mph @ 18:55:30 (300s)	3649 / 13.6mph	24.8mph at 18:55:13 21.6mph @ 18:55:09 (1s) 20.0mph @ 18:55:15 (3s) 17.6mph @ 18:54:43 (60s) 18.0mph @ 18:54:43 (300s)	5.1mph at 18:54:55 5.7mph @ 18:54:55 (1s) 6.3mph @ 18:54:55 (3s) 12.5mph @ 18:55:23 (60s) 17.5mph @ 18:55:29 (300s)	557 / 13.3mph	20.8mph at 18:55:13 20.2mph @ 18:55:09 (1s) 19.5mph @ 18:55:15 (3s) 19.0mph @ 18:54:43 (60s) 19.4mph @ 18:54:43 (300s)	7.7mph at 18:54:55 7.9mph @ 18:54:55 (1s) 8.2mph @ 18:54:56 (3s) 13.3mph @ 18:55:28 (60s) 18.8mph @ 18:55:31 (300s)	869 / 14.0mph
2022-01-29 01:54:51 PM EST  2022-01-29 01:53:43 PM EST to 2022-01-29 01:54:43 PM EST (60s)	987.22mb	12.17V	20.0°F 95%	28.5°F	NNW (348°)	36.3mph at 18:53:50 36.2mph @ 18:53:50 (0.1s) 33.7mph @ 18:53:48 (1s) 32.7mph @ 18:53:50 (3s) 23.5mph @ 18:54:00 (60s) 19.2mph @ 18:54:14 (300s)	5.8mph at 18:54:42 5.9mph @ 18:54:42 (1s) 7.3mph @ 18:54:42 (3s) 18.0mph @ 18:54:42 (60s) 18.4mph @ 18:53:43 (300s)	4854 / 18.0mph	35.1mph at 18:53:49 40.6mph @ 18:53:48 (NoQC) 36.9mph @ 18:53:48 (1s) 34.9mph @ 18:53:48 (3s) 33.0mph @ 18:53:50 (60s) 22.9mph @ 18:54:00 (60s) 18.4mph @ 18:54:14 (300s)	6.5mph at 18:54:42 7.0mph @ 18:54:42 (1s) 8.3mph @ 18:54:42 (3s) 17.6mph @ 18:54:42 (60s) 17.7mph @ 18:53:43 (300s)	741 / 17.6mph	32.8mph at 18:53:49 32.5mph @ 18:53:49 (1s) 31.8mph @ 18:53:51 (3s) 24.2mph @ 18:54:03 (60s) 19.9mph @ 18:54:14 (300s)	10.0mph at 18:54:42 10.2mph @ 18:54:42 (1s) 10.8mph @ 18:54:29 (3s) 19.0mph @ 18:54:43 (60s) 19.1mph @ 18:53:43 (300s)	1199 / 19.1mph
2022-01-29 01:53:51 PM EST  2022-01-29 01:52:43 PM EST to 2022-01-29 01:53:43 PM EST (60s)	987.00mb	12.17V	20.0°F 95%	28.5°F	NNW (345°)	39.7mph at 18:53:40 39.4mph @ 18:53:40 (0.1s) 33.8mph @ 18:53:40 (1s) 29.1mph @ 18:52:46 (3s) 22.6mph @ 18:53:20 (60s) 18.4mph @ 18:53:41 (300s)	9.2mph at 18:52:56 9.5mph @ 18:52:56 (1s) 10.3mph @ 18:52:58 (3s) 20.4mph @ 18:52:43 (60s) 17.5mph @ 18:53:03 (300s)	5976 / 22.0mph	32.0mph at 18:53:40 36.3mph @ 18:53:40 (NoQC) 33.0mph @ 18:53:40 (1s) 29.6mph @ 18:53:40 (3s) 29.1mph @ 18:53:30 (60s) 22.1mph @ 18:53:30 (60s) 17.7mph @ 18:53:41 (300s)	8.7mph at 18:52:56 9.6mph @ 18:52:56 (1s) 10.3mph @ 18:52:58 (3s) 19.4mph @ 18:52:43 (60s) 16.8mph @ 18:53:08 (300s)	907 / 21.4mph	29.6mph at 18:53:40 28.6mph @ 18:53:41 (1s) 27.6mph @ 18:53:31 (3s) 23.2mph @ 18:53:31 (60s) 19.1mph @ 18:53:42 (300s)	12.3mph at 18:52:58 12.5mph @ 18:52:58 (1s) 13.3mph @ 18:52:59 (3s) 21.3mph @ 18:52:43 (60s) 18.1mph @ 18:53:05 (300s)	1431 / 22.6mph
2022-01-29 01:52:51 PM EST  2022-01-29 01:51:43 PM EST to 2022-01-29 01:52:43 PM EST (60s)	987.07mb	12.17V	20.0°F 95%	28.5°F	N (359°)	42.4mph at 18:52:36 41.9mph @ 18:52:36 (0.1s) 37.7mph @ 18:52:37 (1s) 31.2mph @ 18:52:38 (3s) 20.4mph @ 18:52:42 (60s) 18.0mph @ 18:52:07 (300s)	8.2mph at 18:51:54 8.5mph @ 18:51:54 (1s) 9.2mph @ 18:51:54 (3s) 16.0mph @ 18:52:00 (60s) 20.4mph @ 18:52:35 (60s) 17.5mph @ 18:52:35 (300s)	5525 / 20.4mph	34.6mph at 18:52:32 41.7mph @ 18:52:36 (NoQC) 37.4mph @ 18:52:36 (0.1s) 36.0mph @ 18:52:37 (1s) 29.5mph @ 18:52:38 (60s) 19.4mph @ 18:52:43 (60s) 17.5mph @ 18:51:43 (300s)	6.4mph at 18:51:53 7.2mph @ 18:51:53 (1s) 7.8mph @ 18:51:55 (3s) 16.1mph @ 18:52:01 (60s) 16.9mph @ 18:52:35 (300s)	821 / 19.4mph	34.7mph at 18:52:37 33.7mph @ 18:52:37 (1s) 30.8mph @ 18:52:38 (3s) 21.2mph @ 18:52:42 (60s) 18.6mph @ 18:52:08 (300s)	11.1mph at 18:51:56 11.3mph @ 18:51:56 (1s) 11.4mph @ 18:51:57 (3s) 17.2mph @ 18:52:02 (60s) 18.3mph @ 18:52:31 (300s)	1340 / 21.2mph
2022-01-29 01:51:51 PM EST  2022-01-29 01:50:43 PM EST to 2022-01-29 01:51:43 PM EST	987.15mb	12.18V	20.0°F 95%	28.6°F	NNW (347°)	24.6mph at 18:51:16 23.6mph @ 18:51:17 (1s) 20.5mph @ 18:51:01 (3s) 17.4mph @ 18:51:10 (60s) 18.7mph @ 18:50:43 (300s)	7.5mph at 18:50:54 8.6mph @ 18:50:54 (1s) 11.0mph @ 18:50:43 (3s) 15.5mph @ 18:51:29 (60s) 17.8mph @ 18:51:39 (300s)	4509 / 16.8mph	27.7mph at 18:51:16 28.2mph @ 18:51:16 (NoQC) 24.9mph @ 18:51:17 (1s) 21.4mph @ 18:51:42 (3s) 16.4mph @ 18:51:42 (60s) 18.0mph	7.4mph at 18:50:54 8.1mph @ 18:50:55 (1s) 9.0mph @ 18:50:56 (3s) 14.5mph @ 18:51:29 (60s) 17.3mph @ 18:51:36 (300s)	689 / 16.4mph	22.4mph at 18:51:17 21.8mph @ 18:51:17 (1s) 20.7mph @ 18:51:19 (3s) 18.0mph @ 18:51:12 (60s) 19.3mph @ 18:50:43 (300s)	11.9mph at 18:50:43 11.8mph @ 18:50:43 (1s) 11.9mph @ 18:50:43 (3s) 16.4mph @ 18:50:46 (60s) 18.6mph @ 18:51:40 (300s)	1108 / 17.7mph

(60s)									@ 18:50:43 (300s)					
2022-01-29 01:50:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:49:43 PM EST to 2022-01-29 01:50:43 PM EST (60s)</b>	987.23mb	12.18V	20.0°F 95%	28.5°F	N (349°)	<b>30.7mph</b> at 18:50:18 <b>30.6mph</b> @ 18:50:18 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 18:50:20 (1s) <b>27.7mph</b> @ 18:50:21 (3s) <b>17.2mph</b> @ 18:50:31 (60s) <b>18.8mph</b> @ 18:50:32 (300s)	<b>7.1mph</b> at 18:50:33 <b>7.7mph</b> @ 18:50:33 (1s) <b>9.8mph</b> @ 18:50:08 (3s) <b>15.6mph</b> @ 18:50:10 (60s) <b>18.1mph</b> @ 18:50:11 (300s)	4353 / 16.2mph	<b>33.2mph</b> at 18:50:20 <b>36.1mph</b> @ 18:50:20 (NoQC) <b>32.8mph</b> @ 18:50:20 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 18:50:20 (60s) <b>28.4mph</b> @ 18:50:21 (3s) <b>16.2mph</b> @ 18:49:43 (60s) <b>18.2mph</b> @ 18:50:32 (300s)	<b>5.8mph</b> at 18:50:07 <b>6.4mph</b> @ 18:50:07 (1s) <b>6.6mph</b> @ 18:50:08 (3s) <b>14.6mph</b> @ 18:50:11 (60s) <b>17.7mph</b> @ 18:50:11 (300s)	633 / 15.1mph	<b>29.1mph</b> at 18:50:20 <b>28.6mph</b> @ 18:50:20 (1s) <b>27.4mph</b> @ 18:50:22 (3s) <b>17.6mph</b> @ 18:49:43 (60s) <b>19.4mph</b> @ 18:50:35 (300s)	<b>9.4mph</b> at 18:50:09 <b>9.5mph</b> @ 18:50:09 (1s) <b>9.7mph</b> @ 18:50:09 (3s) <b>16.2mph</b> @ 18:50:19 (60s) <b>18.8mph</b> @ 18:50:12 (300s)	1027 / 16.4mph
2022-01-29 01:49:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:48:43 PM EST to 2022-01-29 01:49:43 PM EST (60s)</b>	987.09mb	12.18V	20.1°F 95%	28.5°F	N (350°)	<b>27.3mph</b> at 18:49:15 <b>25.8mph</b> @ 18:49:19 (1s) <b>23.6mph</b> @ 18:49:20 (3s) <b>18.9mph</b> @ 18:48:44 (60s) <b>18.7mph</b> @ 18:49:20 (300s)	<b>9.2mph</b> at 18:48:55 <b>9.7mph</b> @ 18:48:55 (1s) <b>10.7mph</b> @ 18:48:57 (3s) <b>15.0mph</b> @ 18:49:13 (60s) <b>18.0mph</b> @ 18:48:43 (300s)	4502 / 16.7mph	<b>26.5mph</b> at 18:49:18 <b>27.2mph</b> @ 18:49:18 (NoQC) <b>24.2mph</b> @ 18:49:18 (1s) <b>22.8mph</b> @ 18:49:18 (60s) <b>18.9mph</b> @ 18:48:43 (60s) <b>18.2mph</b> @ 18:49:21 (300s)	<b>9.0mph</b> at 18:49:04 <b>9.9mph</b> @ 18:49:05 (1s) <b>11.2mph</b> @ 18:49:05 (3s) <b>14.8mph</b> @ 18:49:12 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:48:43 (300s)	685 / 16.3mph	<b>24.8mph</b> at 18:49:19 <b>24.3mph</b> @ 18:49:19 (1s) <b>23.3mph</b> @ 18:49:20 (3s) <b>19.5mph</b> @ 18:48:44 (60s) <b>19.2mph</b> @ 18:49:22 (300s)	<b>13.1mph</b> at 18:48:56 <b>13.4mph</b> @ 18:48:56 (1s) <b>14.0mph</b> @ 18:48:57 (3s) <b>15.7mph</b> @ 18:49:14 (60s) <b>18.6mph</b> @ 18:49:43 (300s)	1106 / 17.7mph
2022-01-29 01:48:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:47:43 PM EST to 2022-01-29 01:48:43 PM EST (60s)</b>	987.25mb	12.21V	20.1°F 95%	28.5°F	N (356°)	<b>37.6mph</b> at 18:47:54 <b>37.4mph</b> @ 18:47:54 (0.1s) <b>34.8mph</b> @ 18:47:55 (1s) <b>31.1mph</b> @ 18:47:57 (3s) <b>24.5mph</b> @ 18:48:06 (60s) <b>18.2mph</b> @ 18:48:19 (300s)	<b>6.7mph</b> at 18:48:37 <b>7.0mph</b> @ 18:48:38 (1s) <b>8.0mph</b> @ 18:48:39 (3s) <b>18.6mph</b> @ 18:48:41 (60s) <b>17.1mph</b> @ 18:47:43 (300s)	5087 / 18.8mph	<b>36.5mph</b> at 18:47:55 <b>38.3mph</b> @ 18:47:55 (NoQC) <b>34.7mph</b> @ 18:47:55 (1s) <b>33.3mph</b> @ 18:47:55 (3s) <b>30.3mph</b> @ 18:47:57 (60s) <b>24.4mph</b> @ 18:48:07 (60s) <b>17.7mph</b> @ 18:48:26 (300s)	<b>7.1mph</b> at 18:48:38 <b>7.5mph</b> @ 18:48:38 (1s) <b>8.0mph</b> @ 18:48:39 (3s) <b>18.6mph</b> @ 18:48:41 (60s) <b>16.4mph</b> @ 18:47:43 (300s)	794 / 18.8mph	<b>32.8mph</b> at 18:48:00 <b>31.9mph</b> @ 18:48:00 (1s) <b>30.0mph</b> @ 18:47:57 (3s) <b>25.2mph</b> @ 18:48:07 (60s) <b>18.7mph</b> @ 18:48:23 (300s)	<b>9.6mph</b> at 18:48:39 <b>9.7mph</b> @ 18:48:40 (1s) <b>10.0mph</b> @ 18:48:40 (3s) <b>19.4mph</b> @ 18:48:42 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:47:43 (300s)	1225 / 19.5mph
2022-01-29 01:47:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:46:43 PM EST to 2022-01-29 01:47:43 PM EST (60s)</b>	987.20mb	12.18V	20.1°F 96%	28.5°F	N (356°)	<b>39.5mph</b> at 18:47:16 <b>39.5mph</b> @ 18:47:16 (0.1s) <b>36.2mph</b> @ 18:47:16 (1s) <b>30.8mph</b> @ 18:47:17 (3s) <b>21.2mph</b> @ 18:47:42 (60s) <b>17.1mph</b> @ 18:47:42 (300s)	<b>8.5mph</b> at 18:47:04 <b>9.0mph</b> @ 18:47:05 (1s) <b>9.5mph</b> @ 18:47:05 (3s) <b>18.8mph</b> @ 18:47:06 (60s) <b>15.8mph</b> @ 18:47:06 (300s)	5749 / 21.2mph	<b>35.3mph</b> at 18:47:15 <b>40.4mph</b> @ 18:47:15 (NoQC) <b>36.8mph</b> @ 18:47:15 (0.1s) <b>34.7mph</b> @ 18:47:16 (1s) <b>32.0mph</b> @ 18:47:16 (3s) <b>20.8mph</b> @ 18:47:42 (60s) <b>16.4mph</b> @ 18:47:42 (300s)	<b>7.1mph</b> at 18:47:04 <b>8.0mph</b> @ 18:47:04 (1s) <b>9.0mph</b> @ 18:47:05 (3s) <b>18.5mph</b> @ 18:47:07 (60s) <b>15.1mph</b> @ 18:47:07 (300s)	883 / 20.9mph	<b>34.6mph</b> at 18:47:16 <b>33.7mph</b> @ 18:47:16 (1s) <b>31.1mph</b> @ 18:47:17 (3s) <b>22.1mph</b> @ 18:47:42 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:47:42 (300s)	<b>10.8mph</b> at 18:47:04 <b>11.0mph</b> @ 18:47:05 (1s) <b>11.4mph</b> @ 18:47:05 (3s) <b>19.6mph</b> @ 18:47:07 (60s) <b>16.3mph</b> @ 18:47:07 (300s)	1392 / 22.0mph
2022-01-29 01:46:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:45:43 PM EST to 2022-01-29 01:46:43 PM EST (60s)</b>	987.15mb	12.20V	20.1°F 96%	28.5°F	NNW (343°)	<b>38.6mph</b> at 18:45:59 <b>38.2mph</b> @ 18:45:59 (0.1s) <b>33.7mph</b> @ 18:46:00 (1s) <b>29.1mph</b> @ 18:46:01 (3s) <b>20.7mph</b> @ 18:46:37 (60s) <b>16.3mph</b> @ 18:46:22 (300s)	<b>9.5mph</b> at 18:46:41 <b>10.0mph</b> @ 18:46:42 (1s) <b>11.5mph</b> @ 18:45:57 (3s) <b>15.2mph</b> @ 18:45:57 (60s) <b>15.7mph</b> @ 18:45:43 (300s)	5520 / 20.4mph	<b>31.7mph</b> at 18:46:16 <b>34.0mph</b> @ 18:46:16 (NoQC) <b>31.0mph</b> @ 18:46:16 (0.1s) <b>29.1mph</b> @ 18:46:01 (1s) <b>26.6mph</b> @ 18:46:01 (3s) <b>19.8mph</b> @ 18:46:36 (60s) <b>15.5mph</b> @ 18:46:24 (300s)	<b>7.3mph</b> at 18:45:56 <b>8.0mph</b> @ 18:45:56 (1s) <b>9.3mph</b> @ 18:45:57 (3s) <b>14.4mph</b> @ 18:45:57 (60s) <b>15.0mph</b> @ 18:45:43 (300s)	823 / 19.5mph	<b>29.8mph</b> at 18:46:00 <b>28.9mph</b> @ 18:46:01 (1s) <b>27.3mph</b> @ 18:46:02 (3s) <b>21.1mph</b> @ 18:46:39 (60s) <b>16.6mph</b> @ 18:46:25 (300s)	<b>12.7mph</b> at 18:45:57 <b>12.9mph</b> @ 18:45:57 (1s) <b>13.6mph</b> @ 18:45:58 (3s) <b>15.5mph</b> @ 18:45:43 (60s) <b>16.0mph</b> @ 18:45:43 (300s)	1314 / 20.8mph
2022-01-29 01:45:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:44:43 PM EST to 2022-01-29 01:45:43 PM EST (60s)</b>	987.10mb	12.21V	20.1°F 96%	28.5°F	NNW (347°)	<b>25.8mph</b> at 18:44:48 <b>24.2mph</b> @ 18:44:48 (1s) <b>22.8mph</b> @ 18:44:49 (3s) <b>17.1mph</b> @ 18:45:18 (60s) <b>16.5mph</b> @ 18:44:48 (300s)	<b>7.7mph</b> at 18:45:17 <b>8.3mph</b> @ 18:45:19 (1s) <b>8.5mph</b> @ 18:45:19 (3s) <b>14.5mph</b> @ 18:44:43 (60s) <b>15.7mph</b> @ 18:45:38 (300s)	4102 / 15.3mph	<b>26.3mph</b> at 18:44:48 <b>27.9mph</b> @ 18:44:48 (NoQC) <b>22.9mph</b> @ 18:44:49 (1s) <b>20.9mph</b> @ 18:44:51 (3s) <b>16.2mph</b> @ 18:45:19 (60s) <b>15.7mph</b> @ 18:44:48 (300s)	<b>7.7mph</b> at 18:44:59 <b>9.1mph</b> @ 18:45:32 (1s) <b>9.5mph</b> @ 18:45:32 (3s) <b>14.1mph</b> @ 18:44:43 (60s) <b>14.9mph</b> @ 18:45:38 (300s)	612 / 14.6mph	<b>23.7mph</b> at 18:44:48 <b>22.5mph</b> @ 18:44:49 (1s) <b>21.5mph</b> @ 18:44:51 (3s) <b>17.2mph</b> @ 18:45:19 (60s) <b>16.0mph</b> @ 18:44:43 (300s)	<b>10.3mph</b> at 18:45:19 <b>10.5mph</b> @ 18:45:19 (1s) <b>10.9mph</b> @ 18:45:33 (3s) <b>14.9mph</b> @ 18:44:43 (60s) <b>16.0mph</b> @ 18:45:39 (300s)	971 / 15.6mph

2022-01-29 01:44:51 PM EST	987.35mb	12.22V	20.0°F 96%	28.5°F	NNW (348°)	<b>26.4mph</b> at 18:44:23	<b>5.8mph</b> at 18:44:09	3890 / 14.5mph	<b>26.3mph</b> at 18:44:25	<b>3.9mph</b> at 18:44:09	591 / 14.1mph	<b>24.2mph</b> at 18:44:25	<b>9.0mph</b> at 18:44:10
<b>2022-01-29 01:43:43 PM EST to 2022-01-29 01:44:43 PM EST</b> (60s)						<b>25.1mph</b> @ 18:44:25 (1s)	<b>5.9mph</b> @ 18:44:09 (1s)		<b>28.2mph</b> (NoQC) @ 18:44:23	<b>4.3mph</b> @ 18:44:09 (1s)		<b>23.7mph</b> @ 18:44:25 (1s)	<b>9.2mph</b> @ 18:44:10 (1s)
<b>24.3mph</b> @ 18:44:26 (3s)						<b>6.4mph</b> @ 18:44:10 (3s)	<b>25.4mph</b> @ 18:44:25 (1s)		<b>5.0mph</b> @ 18:44:10 (3s)	<b>22.8mph</b> @ 18:44:26 (3s)		<b>9.7mph</b> @ 18:44:11 (3s)	
<b>14.5mph</b> @ 18:44:03 (60s)						<b>13.1mph</b> @ 18:44:21 (60s)	<b>23.9mph</b> @ 18:44:25 (1s)		<b>12.5mph</b> @ 18:44:21 (60s)	<b>14.6mph</b> @ 18:44:42 (60s)		<b>13.6mph</b> @ 18:44:22 (60s)	
<b>17.3mph</b> @ 18:43:43 (300s)						<b>16.4mph</b> @ 18:44:42 (300s)	<b>14.1mph</b> @ 18:44:43 (60s)		<b>15.6mph</b> @ 18:44:41 (300s)	<b>14.8mph</b> @ 18:44:42 (60s)		<b>16.8mph</b> @ 18:44:42 (300s)	
							<b>16.4mph</b> @ 18:43:43 (300s)						
2022-01-29 01:43:51 PM EST	987.30mb	12.21V	20.0°F 96%	28.5°F	N (353°)	<b>25.1mph</b> at 18:43:20	<b>8.5mph</b> at 18:42:59	3755 / 14.0mph	<b>20.0mph</b> at 18:43:10	<b>7.1mph</b> at 18:42:43	543 / 13.0mph	<b>19.7mph</b> at 18:43:20	<b>10.2mph</b> at 18:42:49
<b>2022-01-29 01:42:43 PM EST to 2022-01-29 01:43:43 PM EST</b> (60s)						<b>22.7mph</b> @ 18:43:20 (1s)	<b>9.1mph</b> @ 18:42:50 (1s)		<b>17.7mph</b> @ 18:43:29 (1s)	<b>7.9mph</b> @ 18:42:43 (1s)		<b>19.1mph</b> @ 18:43:21 (1s)	<b>10.3mph</b> @ 18:42:50 (1s)
<b>19.0mph</b> @ 18:43:21 (3s)						<b>9.9mph</b> @ 18:42:52 (3s)	<b>16.6mph</b> @ 18:43:11 (1s)		<b>8.7mph</b> @ 18:42:44 (3s)	<b>17.8mph</b> @ 18:43:21 (3s)		<b>10.4mph</b> @ 18:42:51 (3s)	
<b>15.6mph</b> @ 18:42:43 (60s)						<b>13.1mph</b> @ 18:43:10 (60s)	<b>15.0mph</b> @ 18:42:43 (60s)		<b>12.4mph</b> @ 18:43:27 (60s)	<b>15.3mph</b> @ 18:42:43 (60s)		<b>13.7mph</b> @ 18:43:14 (60s)	
<b>17.9mph</b> @ 18:42:43 (300s)						<b>17.3mph</b> @ 18:43:42 (300s)	<b>17.1mph</b> @ 18:42:43 (300s)		<b>16.4mph</b> @ 18:43:43 (300s)	<b>18.3mph</b> @ 18:42:43 (300s)		<b>17.8mph</b> @ 18:43:43 (300s)	
2022-01-29 01:42:51 PM EST	987.38mb	12.22V	20.0°F 96%	28.5°F	N (349°)	<b>27.7mph</b> at 18:41:53	<b>7.8mph</b> at 18:42:33	4259 / 15.9mph	<b>25.5mph</b> at 18:41:43	<b>7.4mph</b> at 18:42:34	633 / 15.1mph	<b>23.3mph</b> at 18:41:43	<b>10.8mph</b> at 18:42:35
<b>2022-01-29 01:41:43 PM EST to 2022-01-29 01:42:43 PM EST</b> (60s)						<b>24.8mph</b> @ 18:41:53 (1s)	<b>8.4mph</b> @ 18:42:34 (1s)		<b>26.9mph</b> @ 18:41:43 (1s)	<b>8.2mph</b> @ 18:42:34 (1s)		<b>22.9mph</b> @ 18:41:43 (1s)	<b>11.0mph</b> @ 18:42:35 (1s)
<b>22.8mph</b> @ 18:41:45 (3s)						<b>8.9mph</b> @ 18:42:35 (3s)	<b>24.8mph</b> @ 18:41:43 (1s)		<b>8.8mph</b> @ 18:42:35 (3s)	<b>22.1mph</b> @ 18:41:45 (3s)		<b>11.3mph</b> @ 18:42:36 (3s)	
<b>20.2mph</b> @ 18:42:02 (60s)						<b>15.8mph</b> @ 18:42:42 (60s)	<b>22.9mph</b> @ 18:41:45 (1s)		<b>15.0mph</b> @ 18:42:42 (60s)	<b>20.4mph</b> @ 18:41:59 (60s)		<b>16.3mph</b> @ 18:42:42 (60s)	
<b>18.4mph</b> @ 18:41:46 (300s)						<b>17.9mph</b> @ 18:42:42 (300s)	<b>19.5mph</b> @ 18:41:59 (60s)		<b>17.1mph</b> @ 18:42:42 (300s)	<b>18.7mph</b> @ 18:41:46 (300s)		<b>18.3mph</b> @ 18:42:42 (300s)	
2022-01-29 01:41:51 PM EST	987.20mb	12.24V	20.0°F 96%	28.5°F	NNW (347°)	<b>31.0mph</b> at 18:41:28	<b>8.5mph</b> at 18:41:20	5124 / 19.0mph	<b>29.5mph</b> at 18:41:07	<b>6.9mph</b> at 18:40:47	777 / 18.4mph	<b>28.0mph</b> at 18:41:29	<b>10.8mph</b> at 18:40:48
<b>2022-01-29 01:40:43 PM EST to 2022-01-29 01:41:43 PM EST</b> (60s)						<b>31.0mph</b> @ 18:41:28 (1s)	<b>8.8mph</b> @ 18:41:20 (1s)		<b>32.4mph</b> (NoQC) @ 18:41:07	<b>7.6mph</b> @ 18:40:48 (1s)		<b>27.3mph</b> @ 18:41:29 (1s)	<b>11.0mph</b> @ 18:40:48 (1s)
<b>29.7mph</b> @ 18:41:28 (1s)						<b>10.3mph</b> @ 18:40:48 (3s)	<b>29.5mph</b> @ 18:41:07 (1s)		<b>8.4mph</b> @ 18:40:48 (3s)	<b>26.0mph</b> @ 18:41:30 (3s)		<b>11.7mph</b> @ 18:40:49 (3s)	
<b>27.1mph</b> @ 18:41:30 (3s)						<b>16.8mph</b> @ 18:41:21 (60s)	<b>27.6mph</b> @ 18:41:07 (1s)		<b>15.9mph</b> @ 18:41:21 (60s)	<b>19.6mph</b> @ 18:40:43 (60s)		<b>17.2mph</b> @ 18:41:24 (60s)	
<b>19.0mph</b> @ 18:41:42 (60s)						<b>17.7mph</b> @ 18:41:02 (300s)	<b>25.2mph</b> @ 18:41:30 (1s)		<b>18.9mph</b> @ 18:41:02 (300s)	<b>18.0mph</b> @ 18:41:42 (300s)		<b>18.0mph</b> @ 18:41:04 (300s)	
<b>18.3mph</b> @ 18:41:42 (300s)							<b>18.4mph</b> @ 18:41:43 (60s)		<b>17.6mph</b> @ 18:41:42 (300s)				
2022-01-29 01:40:51 PM EST	987.14mb	12.24V	20.0°F 96%	28.5°F	N (355°)	<b>35.3mph</b> at 18:39:49	<b>9.1mph</b> at 18:39:47	5103 / 18.9mph	<b>33.9mph</b> at 18:39:49	<b>8.5mph</b> at 18:39:46	747 / 17.7mph	<b>29.6mph</b> at 18:39:50	<b>12.3mph</b> at 18:40:35
<b>2022-01-29 01:39:43 PM EST to 2022-01-29 01:40:43 PM EST</b> (60s)						<b>35.1mph</b> @ 18:39:49 (1s)	<b>9.5mph</b> @ 18:39:47 (1s)		<b>35.3mph</b> (NoQC) @ 18:39:48	<b>9.4mph</b> @ 18:39:47 (1s)		<b>28.7mph</b> @ 18:39:51 (1s)	<b>12.4mph</b> @ 18:40:35 (1s)
<b>30.9mph</b> @ 18:39:49 (1s)						<b>10.7mph</b> @ 18:40:35 (3s)	<b>32.1mph</b> @ 18:39:48 (1s)		<b>10.3mph</b> @ 18:40:35 (3s)	<b>27.7mph</b> @ 18:39:51 (3s)		<b>12.9mph</b> @ 18:40:35 (3s)	
<b>29.9mph</b> @ 18:39:51 (3s)						<b>18.8mph</b> @ 18:39:48 (60s)	<b>30.1mph</b> @ 18:39:50 (1s)		<b>17.7mph</b> @ 18:40:42 (60s)	<b>21.8mph</b> @ 18:40:25 (60s)		<b>19.4mph</b> @ 18:39:43 (60s)	
<b>21.2mph</b> @ 18:40:25 (60s)						<b>17.6mph</b> @ 18:39:48 (300s)	<b>29.3mph</b> @ 18:39:51 (1s)		<b>20.3mph</b> @ 18:40:25 (60s)	<b>18.0mph</b> @ 18:40:21 (300s)		<b>17.9mph</b> @ 18:39:43 (300s)	
<b>18.4mph</b> @ 18:40:21 (300s)							<b>17.7mph</b> @ 18:40:21 (300s)						
2022-01-29 01:39:51 PM EST	987.04mb	12.27V	20.0°F 96%	28.5°F	NNW (348°)	<b>34.0mph</b> at 18:39:31	<b>8.2mph</b> at 18:38:59	5118 / 19.0mph	<b>33.9mph</b> at 18:39:31	<b>9.3mph</b> at 18:38:59	769 / 18.2mph	<b>30.4mph</b> at 18:39:31	<b>13.4mph</b> at 18:39:00
<b>2022-01-29 01:38:43 PM EST to 2022-01-29 01:39:43 PM EST</b> (60s)						<b>33.7mph</b> @ 18:39:31 (1s)	<b>8.5mph</b> @ 18:38:59 (1s)		<b>38.3mph</b> (NoQC) @ 18:39:31	<b>10.0mph</b> @ 18:38:59 (1s)		<b>29.4mph</b> @ 18:39:31 (1s)	<b>13.5mph</b> @ 18:39:19 (1s)
<b>32.2mph</b> @ 18:39:31 (1s)						<b>11.0mph</b> @ 18:39:00 (3s)	<b>34.7mph</b> @ 18:39:31 (1s)		<b>12.3mph</b> @ 18:39:00 (3s)	<b>27.5mph</b> @ 18:39:32 (3s)		<b>14.1mph</b> @ 18:39:19 (3s)	
<b>29.3mph</b> @ 18:39:32 (3s)						<b>17.0mph</b> @ 18:38:43 (60s)	<b>32.0mph</b> @ 18:39:31 (1s)		<b>16.5mph</b> @ 18:38:43 (60s)	<b>19.4mph</b> @ 18:39:43 (60s)		<b>17.2mph</b> @ 18:38:43 (60s)	
<b>19.0mph</b> @ 18:39:42 (60s)						<b>17.2mph</b> @ 18:39:19 (300s)	<b>28.3mph</b> @ 18:39:32 (60s)		<b>18.2mph</b> @ 18:39:42 (60s)	<b>17.5mph</b> @ 18:39:43 (300s)		<b>17.5mph</b> @ 18:38:43 (300s)	
<b>17.7mph</b> @ 18:39:42 (300s)							<b>17.1mph</b> @ 18:39:43 (300s)						
2022-01-29 01:38:51 PM EST	987.26mb	12.29V	19.9°F 96%	28.5°F	N (349°)	<b>29.0mph</b> at 18:38:32	<b>7.4mph</b> at 18:37:54	4594 / 17.1mph	<b>29.4mph</b> at 18:38:30	<b>7.3mph</b> at 18:37:49	694 / 16.5mph	<b>26.5mph</b> at 18:38:32	<b>11.9mph</b> at 18:37:50
<b>2022-01-29 01:38:43 PM EST to 2022-01-29 01:38:51 PM EST</b> (60s)						<b>29.0mph</b> @ 18:38:32 (1s)	<b>7.8mph</b> @ 18:37:54 (1s)		<b>30.5mph</b> @ 18:38:30 (NoQC)	<b>8.3mph</b> @ 18:37:49 (1s)		<b>26.1mph</b> @ 18:38:32 (1s)	<b>12.0mph</b> @ 18:37:50 (1s)

2022-01-29 01:37:43 PM EST to 2022-01-29 01:38:43 PM EST (60s)						28.1mph @ 18:38:32 (1s) 26.7mph @ 18:38:32 (3s) 17.8mph @ 18:37:44 (60s) 17.3mph @ 18:37:43 (300s)	10.2mph @ 18:37:55 (3s) 15.1mph @ 18:38:26 (60s) 16.9mph @ 18:38:06 (300s)		28.4mph @ 18:38:30 (0.1s) 26.9mph @ 18:38:32 (1s) 26.1mph @ 18:38:32 (3s) 17.3mph @ 18:37:44 (60s) 16.6mph @ 18:38:43 (300s)		9.6mph @ 18:37:50 (3s) 14.5mph @ 18:38:26 (60s) 16.2mph @ 18:38:07 (300s)		25.3mph @ 18:38:33 (3s) 16.6mph @ 18:37:43 (300s) 17.9mph @ 18:37:43 (300s)	12.5mph @ 18:37:50 (3s) 15.6mph @ 18:38:26 (60s) 17.2mph @ 18:37:08 (300s)	
2022-01-29 01:37:51 PM EST  2022-01-29 01:36:43 PM EST to 2022-01-29 01:37:43 PM EST (60s)	987.13mb	12.35V	19.9°F 96%	28.5°F	NNW (338°)	33.2mph at 18:36:47 33.1mph @ 18:36:47 (0.1s) 30.7mph @ 18:36:48 (1s) 26.3mph @ 18:36:49 (3s) 18.1mph @ 18:36:51 (60s) 17.3mph @ 18:37:39 (300s)	9.3mph at 18:37:31 9.9mph @ 18:37:31 (1s) 10.9mph @ 18:37:33 (3s) 16.3mph @ 18:37:16 (60s) 16.5mph @ 18:36:43 (300s)	4794 / 17.8mph	32.3mph at 18:36:47 33.3mph @ 18:36:47 (NoQC) 30.6mph @ 18:36:47 (0.1s) 28.6mph @ 18:36:48 (1s) 25.0mph @ 18:37:22 (3s) 17.4mph @ 18:37:40 (60s) 16.7mph @ 18:37:40 (300s)		9.6mph at 18:37:36 10.6mph @ 18:37:31 (1s) 11.3mph @ 18:37:33 (3s) 15.5mph @ 18:37:17 (60s) 15.8mph @ 18:36:44 (300s)	732 / 17.4mph	26.1mph at 18:36:48 25.3mph @ 18:36:48 (1s) 24.5mph @ 18:37:23 (3s) 18.2mph @ 18:36:52 (60s) 17.9mph @ 18:37:40 (300s)	11.9mph at 18:37:33 12.2mph @ 18:37:33 (1s) 12.7mph @ 18:37:33 (3s) 16.6mph @ 18:37:17 (60s) 16.9mph @ 18:36:44 (300s)	1123 / 17.9mph
2022-01-29 01:36:51 PM EST  2022-01-29 01:35:43 PM EST to 2022-01-29 01:36:43 PM EST (60s)	987.07mb	12.36V	19.9°F 96%	28.5°F	NNW (343°)	31.4mph at 18:36:02 31.4mph @ 18:36:02 (0.1s) 27.8mph @ 18:35:53 (1s) 24.7mph @ 18:35:54 (3s) 20.3mph @ 18:36:17 (60s) 17.1mph @ 18:36:02 (300s)	9.0mph at 18:36:38 9.5mph @ 18:36:39 (1s) 10.2mph @ 18:36:39 (3s) 16.8mph @ 18:35:45 (60s) 16.6mph @ 18:36:42 (300s)	4751 / 17.6mph	29.6mph at 18:35:53 30.5mph @ 18:35:52 (NoQC) 27.0mph @ 18:35:53 (1s) 24.7mph @ 18:36:15 (3s) 19.8mph @ 18:36:18 (60s) 16.3mph @ 18:36:26 (300s)		8.3mph at 18:36:28 9.2mph @ 18:36:29 (1s) 9.7mph @ 18:36:30 (3s) 16.6mph @ 18:35:44 (60s) 15.8mph @ 18:36:42 (300s)	709 / 16.8mph	25.1mph at 18:36:12 24.7mph @ 18:36:13 (1s) 24.6mph @ 18:35:43 (3s) 20.5mph @ 18:36:19 (60s) 17.5mph @ 18:36:03 (300s)	10.9mph at 18:36:38 11.1mph @ 18:36:38 (1s) 11.1mph @ 18:36:38 (3s) 17.2mph @ 18:35:43 (60s) 16.9mph @ 18:36:42 (300s)	1130 / 18.0mph
2022-01-29 01:35:51 PM EST  2022-01-29 01:34:43 PM EST to 2022-01-29 01:35:43 PM EST (60s)	987.10mb	12.31V	19.9°F 96%	28.5°F	NNW (339°)	33.0mph at 18:35:40 32.8mph @ 18:35:40 (0.1s) 29.3mph @ 18:35:41 (1s) 24.1mph @ 18:35:24 (3s) 17.0mph @ 18:34:49 (60s) 17.5mph @ 18:34:56 (300s)	7.8mph at 18:35:15 8.1mph @ 18:35:16 (1s) 8.7mph @ 18:35:17 (3s) 14.9mph @ 18:35:19 (60s) 16.8mph @ 18:35:36 (300s)	4549 / 16.9mph	30.0mph at 18:35:23 32.8mph @ 18:35:23 (NoQC) 30.0mph @ 18:35:23 (1s) 27.2mph @ 18:35:23 (1s) 24.7mph @ 18:35:24 (3s) 16.6mph @ 18:35:42 (60s) 16.6mph @ 18:34:57 (300s)		8.3mph at 18:35:16 9.0mph @ 18:35:17 (1s) 9.6mph @ 18:35:17 (3s) 14.7mph @ 18:35:19 (60s) 16.0mph @ 18:35:35 (300s)	700 / 16.6mph	27.3mph at 18:35:41 26.8mph @ 18:35:41 (1s) 24.7mph @ 18:35:42 (3s) 17.2mph @ 18:35:42 (60s) 17.9mph @ 18:34:43 (300s)	10.8mph at 18:35:17 11.0mph @ 18:35:17 (1s) 11.6mph @ 18:35:18 (3s) 15.3mph @ 18:35:19 (60s) 17.2mph @ 18:35:36 (300s)	1076 / 17.2mph
2022-01-29 01:34:51 PM EST  2022-01-29 01:33:43 PM EST to 2022-01-29 01:34:43 PM EST (60s)	987.16mb	12.36V	19.9°F 95%	28.5°F	N (358°)	27.3mph at 18:33:51 26.2mph @ 18:33:51 (1s) 23.6mph @ 18:33:53 (3s) 17.2mph @ 18:34:19 (60s) 18.1mph @ 18:33:43 (300s)	10.7mph at 18:34:28 11.1mph @ 18:34:42 (1s) 12.2mph @ 18:34:29 (3s) 16.4mph @ 18:34:29 (60s) 17.5mph @ 18:34:42 (300s)	4532 / 16.8mph	28.3mph at 18:33:50 29.6mph @ 18:33:50 (NoQC) 26.5mph @ 18:33:51 (1s) 24.6mph @ 18:33:53 (3s) 16.4mph @ 18:33:43 (60s) 17.1mph @ 18:33:43 (300s)		8.6mph at 18:34:28 9.9mph @ 18:34:29 (1s) 11.0mph @ 18:34:29 (3s) 15.5mph @ 18:34:34 (60s) 16.6mph @ 18:34:43 (300s)	673 / 16.0mph	24.9mph at 18:33:52 23.9mph @ 18:33:52 (1s) 22.9mph @ 18:33:53 (3s) 17.3mph @ 18:33:43 (60s) 18.6mph @ 18:33:43 (300s)	13.7mph at 18:34:42 13.8mph @ 18:33:43 (1s) 13.2mph @ 18:33:43 (3s) 16.7mph @ 18:34:29 (60s) 17.9mph @ 18:34:42 (300s)	1064 / 17.0mph
2022-01-29 01:33:51 PM EST  2022-01-29 01:32:43 PM EST to 2022-01-29 01:33:43 PM EST (60s)	987.28mb	12.36V	19.9°F 95%	28.5°F	NNW (346°)	26.6mph at 18:32:48 25.2mph @ 18:32:49 (1s) 22.4mph @ 18:33:03 (3s) 17.5mph @ 18:33:39 (60s) 18.1mph @ 18:33:39 (300s)	10.1mph at 18:33:41 10.4mph @ 18:33:41 (1s) 12.3mph @ 18:33:08 (3s) 14.3mph @ 18:32:43 (60s) 17.1mph @ 18:32:43 (300s)	4615 / 17.1mph	27.9mph at 18:32:48 28.6mph @ 18:32:48 (NoQC) 25.6mph @ 18:32:48 (1s) 23.2mph @ 18:32:50 (3s) 16.9mph @ 18:33:39 (60s) 17.2mph @ 18:33:36 (300s)		7.8mph at 18:33:40 9.2mph @ 18:33:40 (1s) 10.6mph @ 18:33:41 (3s) 13.2mph @ 18:32:43 (60s) 16.1mph @ 18:32:43 (300s)	691 / 16.4mph	23.3mph at 18:32:48 22.8mph @ 18:32:49 (1s) 21.7mph @ 18:32:50 (3s) 17.7mph @ 18:33:39 (60s) 18.6mph @ 18:33:39 (300s)	12.4mph at 18:33:41 12.6mph @ 18:33:42 (1s) 13.0mph @ 18:33:42 (3s) 14.9mph @ 18:32:43 (60s) 17.6mph @ 18:32:43 (300s)	1089 / 17.4mph

2022-01-29 01:32:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:31:43 PM EST to 2022-01-29 01:32:43 PM EST (60s)</b>	987.05mb	12.36V	19.9°F 95%	28.5°F	<b>NNW (343°)</b>	<b>26.4mph</b> at 18:32:12 <b>24.4mph</b> @ 18:32:13 (1s) <b>22.3mph</b> @ 18:32:14 (3s) <b>19.7mph</b> @ 18:31:44 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:31:43 (300s)	<b>7.4mph</b> at 18:32:25 <b>8.0mph</b> @ 18:32:26 (1s) <b>8.5mph</b> @ 18:32:27 (3s) <b>14.3mph</b> @ 18:32:40 (60s) <b>17.0mph</b> @ 18:32:37 (300s)	3839 / 14.3mph	<b>25.6mph</b> at 18:32:41 <b>27.2mph</b> @ 18:32:41 (NoQC) <b>24.4mph</b> @ 18:32:41 (1s) <b>21.6mph</b> @ 18:32:14 (3s) <b>18.6mph</b> @ 18:31:44 (60s) <b>16.6mph</b> @ 18:31:43 (300s)	<b>5.4mph</b> at 18:32:36 <b>5.9mph</b> @ 18:32:36 (1s) <b>6.5mph</b> @ 18:32:38 (3s) <b>13.1mph</b> @ 18:32:40 (60s) <b>16.1mph</b> @ 18:32:39 (300s)	554 / 13.2mph	<b>23.2mph</b> at 18:32:13 <b>22.6mph</b> @ 18:32:13 (1s) <b>21.8mph</b> @ 18:32:15 (3s) <b>20.2mph</b> @ 18:31:45 (60s) <b>18.0mph</b> @ 18:31:43 (300s)	<b>9.7mph</b> at 18:32:27 <b>9.8mph</b> @ 18:32:27 (1s) <b>10.2mph</b> @ 18:32:28 (3s) <b>14.8mph</b> @ 18:32:40 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:32:37 (300s)	930 / 15.0mph
2022-01-29 01:31:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:30:43 PM EST to 2022-01-29 01:31:43 PM EST (60s)</b>	987.15mb	12.36V	19.9°F 95%	28.5°F	<b>N (354°)</b>	<b>34.3mph</b> at 18:31:30 <b>34.2mph</b> @ 18:31:30 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 18:31:30 (1s) <b>30.1mph</b> @ 18:31:31 (3s) <b>20.6mph</b> @ 18:31:17 (60s) <b>18.1mph</b> @ 18:30:43 (300s)	<b>8.7mph</b> at 18:31:25 <b>9.6mph</b> @ 18:31:25 (1s) <b>11.5mph</b> @ 18:30:44 (3s) <b>18.8mph</b> @ 18:31:29 (60s) <b>17.4mph</b> @ 18:31:06 (300s)	5321 / 19.7mph	<b>36.1mph</b> at 18:31:30 <b>37.2mph</b> @ 18:31:30 (NoQC) <b>33.8mph</b> @ 18:31:30 (1s) <b>32.0mph</b> @ 18:31:30 (1s) <b>29.6mph</b> @ 18:31:32 (3s) <b>19.6mph</b> @ 18:31:18 (60s) <b>17.4mph</b> @ 18:30:43 (300s)	<b>7.8mph</b> at 18:31:25 <b>8.5mph</b> @ 18:31:26 (1s) <b>9.8mph</b> @ 18:31:26 (3s) <b>17.7mph</b> @ 18:31:29 (60s) <b>16.6mph</b> @ 18:31:42 (300s)	783 / 18.6mph	<b>30.1mph</b> at 18:31:30 <b>29.3mph</b> @ 18:31:31 (1s) <b>27.7mph</b> @ 18:31:32 (3s) <b>21.0mph</b> @ 18:31:18 (60s) <b>18.5mph</b> @ 18:30:43 (300s)	<b>12.6mph</b> at 18:30:44 <b>12.9mph</b> @ 18:30:44 (1s) <b>13.7mph</b> @ 18:30:46 (3s) <b>19.4mph</b> @ 18:31:30 (60s) <b>17.9mph</b> @ 18:31:06 (300s)	1263 / 20.1mph
2022-01-29 01:30:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:29:42 PM EST to 2022-01-29 01:30:42 PM EST (60s)</b>	987.09mb	12.38V	19.9°F 95%	28.5°F	<b>N (350°)</b>	<b>36.9mph</b> at 18:30:20 <b>36.5mph</b> @ 18:30:20 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 18:30:04 (1s) <b>27.6mph</b> @ 18:30:25 (3s) <b>19.8mph</b> @ 18:30:34 (60s) <b>18.1mph</b> @ 18:30:35 (300s)	<b>10.3mph</b> at 18:30:36 <b>10.9mph</b> @ 18:30:36 (1s) <b>12.2mph</b> @ 18:29:53 (3s) <b>18.1mph</b> @ 18:30:16 (60s) <b>17.3mph</b> @ 18:29:44 (300s)	5263 / 19.5mph	<b>33.4mph</b> at 18:30:04 <b>38.4mph</b> @ 18:30:20 (NoQC) <b>34.7mph</b> @ 18:30:20 (1s) <b>31.1mph</b> @ 18:30:20 (1s) <b>27.5mph</b> @ 18:30:22 (3s) <b>19.1mph</b> @ 18:29:48 (60s) <b>17.4mph</b> @ 18:30:35 (300s)	<b>9.7mph</b> at 18:30:07 <b>10.9mph</b> @ 18:30:07 (1s) <b>12.0mph</b> @ 18:29:53 (3s) <b>17.4mph</b> @ 18:30:17 (60s) <b>16.6mph</b> @ 18:29:42 (300s)	792 / 18.8mph	<b>31.8mph</b> at 18:30:20 <b>30.8mph</b> @ 18:30:21 (1s) <b>28.5mph</b> @ 18:30:23 (3s) <b>20.4mph</b> @ 18:29:48 (60s) <b>18.5mph</b> @ 18:30:37 (300s)	<b>13.2mph</b> at 18:29:53 <b>13.3mph</b> @ 18:29:53 (1s) <b>13.7mph</b> @ 18:29:54 (3s) <b>18.9mph</b> @ 18:30:17 (60s) <b>17.7mph</b> @ 18:29:43 (300s)	1270 / 20.2mph
2022-01-29 01:29:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:28:42 PM EST to 2022-01-29 01:29:42 PM EST (60s)</b>	987.11mb	12.38V	19.9°F 95%	28.5°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>35.2mph</b> at 18:29:11 <b>35.1mph</b> @ 18:29:11 (0.1s) <b>32.0mph</b> @ 18:29:12 (1s) <b>28.3mph</b> @ 18:29:12 (3s) <b>19.7mph</b> @ 18:29:41 (60s) <b>17.4mph</b> @ 18:29:32 (300s)	<b>9.8mph</b> at 18:29:19 <b>10.6mph</b> @ 18:29:19 (1s) <b>12.3mph</b> @ 18:29:19 (3s) <b>12.2mph</b> @ 18:28:42 (60s) <b>16.4mph</b> @ 18:28:56 (300s)	5328 / 19.7mph	<b>35.1mph</b> at 18:29:11 <b>38.4mph</b> @ 18:29:11 (NoQC) <b>34.6mph</b> @ 18:29:11 (1s) <b>31.9mph</b> @ 18:29:12 (1s) <b>28.1mph</b> @ 18:29:13 (3s) <b>18.9mph</b> @ 18:29:42 (60s) <b>16.7mph</b> @ 18:29:32 (300s)	<b>10.4mph</b> at 18:29:18 <b>11.4mph</b> @ 18:29:19 (1s) <b>13.2mph</b> @ 18:29:30 (3s) <b>11.3mph</b> @ 18:28:42 (60s) <b>15.8mph</b> @ 18:28:56 (300s)	803 / 19.0mph	<b>31.9mph</b> at 18:29:11 <b>30.9mph</b> @ 18:29:12 (1s) <b>29.8mph</b> @ 18:29:13 (3s) <b>20.4mph</b> @ 18:29:42 (60s) <b>17.8mph</b> @ 18:29:33 (300s)	<b>15.1mph</b> at 18:29:19 <b>15.5mph</b> @ 18:28:42 (1s) <b>15.1mph</b> @ 18:28:42 (3s) <b>12.5mph</b> @ 18:28:42 (60s) <b>16.9mph</b> @ 18:28:57 (300s)	1286 / 20.4mph
2022-01-29 01:28:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:27:42 PM EST to 2022-01-29 01:28:42 PM EST (60s)</b>	987.28mb	12.39V	19.8°F 95%	28.5°F	<b>N (351°)</b>	<b>19.7mph</b> at 18:27:45 <b>23.1mph</b> @ 18:28:41 (NoQC) <b>18.7mph</b> @ 18:28:39 (1s) <b>16.9mph</b> @ 18:27:51 (3s) <b>16.3mph</b> @ 18:27:42 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:27:51 (300s)	<b>6.2mph</b> at 18:28:16 <b>6.4mph</b> @ 18:28:17 (1s) <b>6.9mph</b> @ 18:28:18 (3s) <b>11.9mph</b> @ 18:28:36 (60s) <b>16.5mph</b> @ 18:28:41 (300s)	3265 / 12.3mph	<b>22.9mph</b> at 18:28:03 <b>19.1mph</b> @ 18:28:04 (1s) <b>17.0mph</b> @ 18:28:04 (3s) <b>15.6mph</b> @ 18:27:42 (60s) <b>16.9mph</b> @ 18:27:51 (300s)	<b>4.0mph</b> at 18:28:18 <b>4.3mph</b> @ 18:28:18 (1s) <b>5.0mph</b> @ 18:28:18 (3s) <b>11.1mph</b> @ 18:28:37 (60s) <b>15.9mph</b> @ 18:28:41 (300s)	474 / 11.4mph	<b>18.0mph</b> at 18:28:03 <b>17.6mph</b> @ 18:28:04 (1s) <b>16.7mph</b> @ 18:28:04 (3s) <b>16.7mph</b> @ 18:27:42 (60s) <b>17.8mph</b> @ 18:27:42 (300s)	<b>7.7mph</b> at 18:28:17 <b>7.8mph</b> @ 18:28:18 (1s) <b>7.9mph</b> @ 18:28:18 (3s) <b>12.3mph</b> @ 18:28:37 (60s) <b>16.9mph</b> @ 18:28:41 (300s)	772 / 12.5mph
2022-01-29 01:27:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:26:42 PM EST to 2022-01-29 01:27:42 PM EST (60s)</b>	987.28mb	12.38V	19.8°F 95%	28.5°F	<b>NNW (347°)</b>	<b>26.6mph</b> at 18:26:42 <b>24.5mph</b> @ 18:27:07 (1s) <b>22.9mph</b> @ 18:26:43 (3s) <b>22.9mph</b> @ 18:26:43 (60s) <b>18.0mph</b> @ 18:26:45 (300s)	<b>9.1mph</b> at 18:27:39 <b>9.5mph</b> @ 18:27:39 (1s) <b>10.6mph</b> @ 18:27:40 (3s) <b>16.2mph</b> @ 18:27:41 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:27:41 (300s)	4373 / 16.3mph	<b>25.9mph</b> at 18:26:42 <b>21.7mph</b> @ 18:27:22 (1s) <b>21.7mph</b> @ 18:26:42 (3s) <b>22.4mph</b> @ 18:26:42 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:26:45 (300s)	<b>9.0mph</b> at 18:26:45 <b>10.1mph</b> @ 18:27:39 (1s) <b>10.9mph</b> @ 18:27:34 (3s) <b>15.6mph</b> @ 18:27:42 (60s) <b>16.8mph</b> @ 18:27:42 (300s)	659 / 15.7mph	<b>24.2mph</b> at 18:26:42 <b>23.1mph</b> @ 18:26:43 (1s) <b>22.4mph</b> @ 18:26:43 (3s) <b>22.9mph</b> @ 18:26:45 (60s) <b>18.4mph</b> @ 18:26:48 (300s)	<b>11.3mph</b> at 18:27:39 <b>11.6mph</b> @ 18:27:39 (1s) <b>11.9mph</b> @ 18:27:40 (3s) <b>16.7mph</b> @ 18:27:41 (60s) <b>17.8mph</b> @ 18:27:42 (300s)	1047 / 16.8mph
2022-01-29 01:26:51 PM EST  <b>2022-01-29 01:26:51 PM EST (60s)</b>	987.07mb	12.39V	19.9°F 95%	28.5°F	<b>N (353°)</b>	<b>35.3mph</b> at 18:25:53 <b>35.3mph</b> @ 18:25:53 (0.1s)	<b>10.0mph</b> at 18:26:15 <b>10.5mph</b> @ 18:26:15 (1s)	6161 / 22.7mph	<b>37.2mph</b> at 18:25:47 <b>39.0mph</b> @ 18:25:47 (NoQC)	<b>9.1mph</b> at 18:26:13 <b>10.1mph</b> @ 18:26:14 (1s)	944 / 22.3mph	<b>32.0mph</b> at 18:25:53 <b>31.5mph</b> @ 18:25:54 (1s)	<b>12.4mph</b> at 18:26:17 <b>12.5mph</b> @ 18:26:18 (1s)	1440 / 22.8mph

2022-01-29 01:25:42 PM EST to 2022-01-29 01:26:42 PM EST (60s)						34.4mph @ 18:25:54 (1s) 32.4mph @ 18:25:54 (3s) 22.7mph @ 18:26:42 (60s) 18.0mph @ 18:26:39 (300s)	11.5mph @ 18:26:17 (3s) 15.3mph @ 18:25:43 (60s) 16.9mph @ 18:25:43 (300s)		35.5mph @ 18:25:47 (0.1s) 33.5mph @ 18:25:52 (1s) 32.0mph @ 18:25:54 (3s) 22.2mph @ 18:26:42 (60s) 17.4mph @ 18:26:42 (300s)	11.2mph @ 18:26:15 (3s) 14.9mph @ 18:25:43 (60s) 16.1mph @ 18:25:43 (300s)	30.6mph @ 18:25:54 (2s) 22.7mph @ 18:26:42 (60s) 18.3mph @ 18:25:41 (300s)	13.0mph @ 18:26:18 (3s) 16.1mph @ 18:25:44 (60s) 17.2mph @ 18:25:43 (300s)		
2022-01-29 01:25:51 PM EST  2022-01-29 01:24:42 PM EST to 2022-01-29 01:25:42 PM EST (60s)	987.14mb	12.39V	19.8°F 95%	28.5°F	NNW (347°)	26.9mph at 18:25:23 26.0mph @ 18:25:24 (1s) 23.0mph @ 18:25:25 (3s) 16.3mph @ 18:25:32 (60s) 17.3mph @ 18:24:48 (300s)	6.5mph at 18:24:50 7.0mph @ 18:24:51 (1s) 7.2mph @ 18:24:52 (3s) 13.2mph @ 18:25:08 (60s) 16.6mph @ 18:25:08 (300s)	4151 / 15.5mph	29.8mph at 18:25:23 30.2mph @ 18:25:23 (NoQC) 28.2mph @ 18:25:24 (0.1s) 26.2mph @ 18:25:24 (1s) 24.2mph @ 18:25:25 (3s) 15.7mph @ 18:25:32 (60s) 16.6mph @ 18:24:48 (300s)	6.6mph at 18:24:51 7.1mph @ 18:24:52 (1s) 7.8mph @ 18:25:02 (3s) 12.4mph @ 18:25:07 (60s) 15.9mph @ 18:25:08 (300s)	629 / 15.0mph	27.2mph at 18:25:24 26.3mph @ 18:25:25 (1s) 24.2mph @ 18:25:26 (3s) 16.8mph @ 18:25:33 (60s) 17.7mph @ 18:24:48 (300s)	9.4mph at 18:24:52 9.6mph @ 18:24:53 (1s) 10.2mph @ 18:24:53 (3s) 13.9mph @ 18:25:08 (60s) 17.0mph @ 18:25:09 (300s)	1012 / 16.2mph
2022-01-29 01:24:51 PM EST  2022-01-29 01:23:42 PM EST to 2022-01-29 01:24:42 PM EST (60s)	986.90mb	12.39V	19.8°F 95%	28.5°F	NNW (342°)	28.0mph at 18:23:51 25.8mph @ 18:23:52 (1s) 24.3mph @ 18:23:42 (3s) 18.8mph @ 18:23:57 (60s) 17.3mph @ 18:24:05 (300s)	7.3mph at 18:24:22 7.6mph @ 18:24:22 (1s) 8.3mph @ 18:24:23 (3s) 15.8mph @ 18:24:32 (60s) 17.0mph @ 18:24:32 (300s)	4265 / 15.9mph	28.8mph at 18:23:52 30.7mph @ 18:23:52 (NoQC) 28.3mph @ 18:23:52 (0.1s) 26.8mph @ 18:23:52 (1s) 24.8mph @ 18:23:54 (3s) 18.0mph @ 18:23:57 (60s) 16.6mph @ 18:24:05 (300s)	6.9mph at 18:24:12 7.6mph @ 18:24:13 (1s) 8.9mph @ 18:24:13 (3s) 15.2mph @ 18:24:41 (60s) 16.4mph @ 18:24:23 (300s)	640 / 15.2mph	24.6mph at 18:23:52 24.2mph @ 18:23:42 (1s) 24.2mph @ 18:23:42 (3s) 18.5mph @ 18:23:59 (60s) 17.7mph @ 18:23:59 (300s)	9.8mph at 18:24:22 9.9mph @ 18:24:22 (1s) 10.3mph @ 18:24:23 (3s) 16.2mph @ 18:24:33 (60s) 17.3mph @ 18:24:32 (300s)	1019 / 16.3mph
2022-01-29 01:23:51 PM EST  2022-01-29 01:22:42 PM EST to 2022-01-29 01:23:42 PM EST (60s)	987.00mb	12.38V	19.8°F 95%	28.5°F	N (351°)	31.8mph at 18:23:25 31.7mph @ 18:23:25 (0.1s) 28.5mph @ 18:23:25 (1s) 27.0mph @ 18:23:27 (3s) 18.8mph @ 18:22:43 (60s) 18.4mph @ 18:22:42 (300s)	6.1mph at 18:23:14 6.6mph @ 18:23:14 (1s) 7.1mph @ 18:23:16 (3s) 15.5mph @ 18:23:19 (60s) 17.2mph @ 18:23:38 (300s)	4595 / 17.1mph	28.4mph at 18:23:26 30.8mph @ 18:23:25 (NoQC) 28.2mph @ 18:23:25 (0.1s) 26.6mph @ 18:23:26 (1s) 25.4mph @ 18:23:28 (3s) 18.5mph @ 18:22:43 (60s) 17.7mph @ 18:22:42 (300s)	5.7mph at 18:23:14 6.4mph @ 18:23:14 (1s) 7.1mph @ 18:23:16 (3s) 14.8mph @ 18:23:20 (60s) 16.4mph @ 18:23:39 (300s)	682 / 16.2mph	26.3mph at 18:23:40 25.7mph @ 18:23:41 (1s) 24.5mph @ 18:23:28 (3s) 19.3mph @ 18:22:44 (60s) 18.9mph @ 18:22:42 (300s)	9.2mph at 18:23:16 9.3mph @ 18:23:17 (1s) 9.8mph @ 18:23:17 (3s) 16.4mph @ 18:23:22 (60s) 17.6mph @ 18:23:39 (300s)	1074 / 17.2mph
2022-01-29 01:22:51 PM EST  2022-01-29 01:21:42 PM EST to 2022-01-29 01:22:42 PM EST (60s)	987.09mb	12.39V	19.8°F 95%	28.5°F	N (354°)	29.5mph at 18:22:34 29.5mph @ 18:22:34 (0.1s) 27.7mph @ 18:22:34 (1s) 25.1mph @ 18:22:30 (3s) 19.0mph @ 18:22:39 (60s) 18.7mph @ 18:22:18 (300s)	8.9mph at 18:22:24 9.9mph @ 18:22:24 (1s) 11.3mph @ 18:22:25 (3s) 17.1mph @ 18:21:49 (60s) 18.4mph @ 18:22:41 (300s)	5057 / 18.7mph	28.6mph at 18:22:06 31.3mph @ 18:22:29 (NoQC) 28.6mph @ 18:22:29 (0.1s) 27.2mph @ 18:22:29 (1s) 25.3mph @ 18:22:30 (3s) 18.5mph @ 18:22:39 (60s) 18.0mph @ 18:22:18 (300s)	7.8mph at 18:22:24 8.5mph @ 18:22:24 (1s) 9.4mph @ 18:22:26 (3s) 15.7mph @ 18:21:48 (60s) 17.7mph @ 18:22:28 (300s)	780 / 18.5mph	26.0mph at 18:22:30 25.6mph @ 18:22:30 (1s) 24.2mph @ 18:22:31 (3s) 19.4mph @ 18:22:39 (60s) 19.1mph @ 18:22:19 (300s)	11.6mph at 18:22:25 11.9mph @ 18:22:25 (1s) 13.0mph @ 18:22:26 (3s) 17.4mph @ 18:21:50 (60s) 18.9mph @ 18:22:41 (300s)	1214 / 19.3mph
2022-01-29 01:21:51 PM EST  2022-01-29 01:20:42 PM EST to 2022-01-29 01:21:42 PM EST (60s)	986.87mb	12.39V	19.8°F 95%	28.5°F	NNW (347°)	29.5mph at 18:21:23 29.4mph @ 18:21:24 (0.1s) 27.3mph @ 18:21:01 (1s) 25.3mph @ 18:21:24 (3s) 17.5mph @ 18:20:48 (60s) 19.1mph @ 18:21:13 (300s)	8.2mph at 18:21:20 8.7mph @ 18:21:20 (1s) 11.5mph @ 18:21:21 (3s) 16.3mph @ 18:21:00 (60s) 18.6mph @ 18:21:39 (300s)	4681 / 17.4mph	27.2mph at 18:21:01 28.5mph @ 18:21:01 (NoQC) 24.7mph @ 18:21:01 (1s) 23.2mph @ 18:21:24 (3s) 17.4mph @ 18:20:49 (60s) 18.5mph @ 18:20:50 (300s)	8.3mph at 18:21:20 9.6mph @ 18:21:21 (1s) 11.3mph @ 18:21:31 (3s) 15.5mph @ 18:21:33 (60s) 17.9mph @ 18:21:39 (300s)	672 / 16.0mph	25.0mph at 18:21:41 23.9mph @ 18:21:41 (1s) 22.0mph @ 18:21:03 (3s) 18.1mph @ 18:20:50 (60s) 19.7mph @ 18:20:51 (300s)	12.7mph at 18:21:20 13.1mph @ 18:21:21 (1s) 14.0mph @ 18:21:21 (3s) 16.8mph @ 18:21:00 (60s) 19.1mph @ 18:21:40 (300s)	1091 / 17.4mph
2022-01-29 01:20:51 PM EST  2022-01-29	986.87mb	12.39V	19.8°F 95%	28.6°F	NNW (339°)	30.0mph at 18:19:52 30.0mph @ 18:19:52 (0.1s) 27.7mph @ 18:19:57	9.3mph at 18:20:38 9.6mph @ 18:20:39 (1s) 10.6mph @ 18:20:40	4680 / 17.4mph	29.6mph at 18:19:57 33.0mph @ 18:19:57 (NoQC) 30.0mph @ 18:19:57	7.8mph at 18:20:38 8.7mph @ 18:20:39 (1s) 9.4mph @ 18:20:40 (3s)	731 / 17.3mph	27.3mph at 18:19:57 26.7mph @ 18:19:58 (1s) 25.7mph @ 18:19:59	12.1mph at 18:19:42 11.7mph @ 18:19:42 (1s) 11.8mph @ 18:19:42	1130 / 18.0mph



01:19:42 PM EST to 2022-01-29 01:20:42 PM EST (60s)						(1s) 25.9mph @ 18:19:58 (3s) 17.4mph @ 18:20:37 (60s) 19.4mph @ 18:19:42 (300s)	(3s) 15.2mph @ 18:19:49 (60s) 19.0mph @ 18:19:54 (300s)		(0.1s) 28.6mph @ 18:19:57 (1s) 26.1mph @ 18:19:58 (3s) 17.3mph @ 18:20:42 (60s) 18.7mph @ 18:20:32 (300s)			(3s) 18.0mph @ 18:20:41 (60s) 19.9mph @ 18:19:42 (300s)	(3s) 15.8mph @ 18:19:52 (60s) 19.6mph @ 18:19:54 (300s)	
2022-01-29 01:19:51 PM EST  2022-01-29 01:18:42 PM EST to 2022-01-29 01:19:42 PM EST (60s)	986.91mb	12.40V	19.9°F 95%	28.6°F	NNW (344°)	27.7mph at 18:19:06 26.2mph @ 18:19:07 (1s) 23.6mph @ 18:18:53 (3s) 22.8mph @ 18:18:42 (60s) 20.4mph @ 18:18:46 (300s)	8.3mph at 18:19:04 8.9mph @ 18:19:04 (1s) 10.7mph @ 18:19:05 (3s) 15.7mph @ 18:19:41 (60s) 19.4mph @ 18:19:41 (300s)	4214 / 15.7mph	28.9mph at 18:19:06 29.3mph @ 18:19:06 (NoQC) 25.8mph @ 18:19:07 (1s) 22.6mph @ 18:18:53 (3s) 22.2mph @ 18:18:42 (60s) 19.6mph @ 18:18:47 (300s)	7.4mph at 18:19:04 8.7mph @ 18:19:04 (1s) 9.7mph @ 18:19:26 (3s) 14.8mph @ 18:19:42 (60s) 18.5mph @ 18:19:42 (300s)	623 / 14.8mph	23.5mph at 18:18:52 23.1mph @ 18:18:52 (1s) 22.1mph @ 18:18:53 (3s) 23.5mph @ 18:18:42 (60s) 20.9mph @ 18:18:42 (300s)	11.3mph at 18:19:41 11.4mph @ 18:19:41 (1s) 11.7mph @ 18:19:42 (3s) 16.3mph @ 18:19:42 (60s) 19.9mph @ 18:19:41 (300s)	1018 / 16.3mph
2022-01-29 01:18:51 PM EST  2022-01-29 01:17:42 PM EST to 2022-01-29 01:18:42 PM EST (60s)	986.66mb	12.39V	19.9°F 95%	28.6°F	NNW (344°)	36.4mph at 18:18:15 36.4mph @ 18:18:15 (1s) 33.6mph @ 18:18:15 (1s) 32.3mph @ 18:18:16 (3s) 23.3mph @ 18:18:33 (60s) 20.4mph @ 18:18:40 (300s)	13.0mph at 18:18:03 13.9mph @ 18:18:03 (1s) 14.7mph @ 18:17:59 (3s) 20.0mph @ 18:17:42 (60s) 18.4mph @ 18:17:42 (300s)	6190 / 22.8mph	37.1mph at 18:18:15 40.8mph @ 18:18:15 (NoQC) 36.7mph @ 18:18:15 (1s) 35.1mph @ 18:18:15 (1s) 33.7mph @ 18:18:17 (60s) 22.6mph @ 18:18:36 (60s) 19.6mph @ 18:18:39 (300s)	11.2mph at 18:17:57 12.5mph @ 18:17:57 (1s) 12.9mph @ 18:17:59 (3s) 19.2mph @ 18:17:42 (60s) 17.7mph @ 18:17:42 (300s)	943 / 22.3mph	35.4mph at 18:18:15 34.5mph @ 18:18:16 (1s) 33.0mph @ 18:18:17 (3s) 23.7mph @ 18:18:37 (60s) 20.9mph @ 18:18:41 (300s)	14.5mph at 18:17:58 14.9mph @ 18:17:59 (1s) 15.4mph @ 18:18:03 (3s) 20.4mph @ 18:17:42 (60s) 18.8mph @ 18:17:42 (300s)	1490 / 23.5mph
2022-01-29 01:17:51 PM EST  2022-01-29 01:16:42 PM EST to 2022-01-29 01:17:42 PM EST (60s)	986.64mb	12.39V	19.9°F 95%	28.7°F	N (349°)	35.7mph at 18:17:00 35.6mph @ 18:17:00 (1s) 32.4mph @ 18:17:01 (1s) 27.0mph @ 18:17:38 (3s) 20.8mph @ 18:17:13 (60s) 18.4mph @ 18:17:39 (300s)	7.5mph at 18:17:16 8.1mph @ 18:17:16 (1s) 10.3mph @ 18:17:16 (3s) 19.5mph @ 18:16:42 (60s) 18.0mph @ 18:17:16 (300s)	5435 / 20.1mph	35.3mph at 18:17:00 38.8mph @ 18:17:20 (NoQC) 35.1mph @ 18:17:20 (1s) 32.6mph @ 18:17:21 (1s) 25.8mph @ 18:17:02 (60s) 20.2mph @ 18:17:13 (60s) 17.7mph @ 18:17:39 (300s)	8.7mph at 18:17:15 9.9mph @ 18:17:15 (1s) 11.3mph @ 18:17:16 (3s) 18.8mph @ 18:16:42 (60s) 17.2mph @ 18:16:59 (300s)	813 / 19.2mph	28.4mph at 18:17:01 27.7mph @ 18:17:01 (1s) 25.6mph @ 18:17:39 (3s) 21.3mph @ 18:17:14 (60s) 18.4mph @ 18:17:40 (300s)	13.5mph at 18:16:58 13.6mph @ 18:16:58 (1s) 14.2mph @ 18:16:59 (3s) 20.0mph @ 18:16:42 (60s) 18.4mph @ 18:16:59 (300s)	1288 / 20.4mph
2022-01-29 01:16:51 PM EST  2022-01-29 01:15:42 PM EST to 2022-01-29 01:16:42 PM EST (60s)	986.75mb	12.39V	20.0°F 95%	28.6°F	N (351°)	31.9mph at 18:16:16 31.8mph @ 18:16:16 (1s) 30.4mph @ 18:16:16 (1s) 26.6mph @ 18:16:39 (3s) 19.6mph @ 18:16:39 (60s) 18.1mph @ 18:16:21 (300s)	9.9mph at 18:15:44 10.2mph @ 18:15:44 (1s) 11.8mph @ 18:16:13 (3s) 16.7mph @ 18:16:01 (60s) 17.6mph @ 18:15:45 (300s)	5285 / 19.6mph	32.9mph at 18:16:20 35.8mph @ 18:16:19 (NoQC) 32.4mph @ 18:16:20 (1s) 30.0mph @ 18:16:20 (1s) 26.5mph @ 18:16:20 (3s) 18.9mph @ 18:16:39 (60s) 17.3mph @ 18:16:41 (300s)	7.5mph at 18:16:12 8.6mph @ 18:16:13 (1s) 9.4mph @ 18:16:13 (3s) 15.5mph @ 18:16:01 (60s) 17.0mph @ 18:15:51 (300s)	794 / 18.8mph	28.7mph at 18:16:20 27.8mph @ 18:16:20 (1s) 25.6mph @ 18:16:21 (3s) 20.0mph @ 18:16:40 (60s) 18.5mph @ 18:16:42 (300s)	13.6mph at 18:15:48 13.8mph @ 18:15:49 (1s) 14.3mph @ 18:15:49 (3s) 17.0mph @ 18:16:01 (60s) 18.4mph @ 18:15:51 (300s)	1258 / 20.0mph
2022-01-29 01:15:51 PM EST  2022-01-29 01:14:42 PM EST to 2022-01-29 01:15:42 PM EST (60s)	986.68mb	12.39V	20.0°F 95%	28.7°F	N (352°)	42.1mph at 18:14:49 41.8mph @ 18:14:49 (1s) 36.3mph @ 18:14:50 (1s) 34.4mph @ 18:14:50 (3s) 21.6mph @ 18:15:19 (60s) 18.0mph @ 18:15:03 (300s)	7.2mph at 18:15:24 7.5mph @ 18:15:25 (1s) 9.0mph @ 18:15:26 (3s) 18.8mph @ 18:15:34 (60s) 17.2mph @ 18:14:42 (300s)	5112 / 18.9mph	39.9mph at 18:14:49 41.1mph @ 18:14:49 (NoQC) 37.1mph @ 18:14:49 (1s) 35.4mph @ 18:14:50 (1s) 29.0mph @ 18:14:51 (3s) 21.0mph @ 18:15:19 (60s) 17.5mph @ 18:15:03 (300s)	6.6mph at 18:15:29 7.0mph @ 18:15:29 (1s) 7.6mph @ 18:15:29 (3s) 17.7mph @ 18:15:33 (60s) 16.8mph @ 18:14:42 (300s)	750 / 17.8mph	36.5mph at 18:14:50 35.4mph @ 18:14:50 (1s) 31.4mph @ 18:14:51 (3s) 21.8mph @ 18:15:19 (60s) 18.5mph @ 18:15:04 (300s)	10.4mph at 18:15:29 10.6mph @ 18:15:29 (1s) 11.3mph @ 18:15:29 (3s) 19.1mph @ 18:15:34 (60s) 17.8mph @ 18:14:42 (300s)	1217 / 19.4mph
2022-01-29 01:14:51 PM EST  2022-01-29 01:13:42 PM EST to	986.26mb	12.39V	20.0°F 95%	28.7°F	N (351°)	36.1mph at 18:14:25 35.9mph @ 18:14:25 (1s) 34.7mph @ 18:14:25 (1s) 32.1mph	9.4mph at 18:14:04 10.2mph @ 18:14:14 (1s) 11.2mph @ 18:14:16 (3s) 12.6mph	5600 / 20.7mph	38.9mph at 18:14:25 42.0mph @ 18:14:25 (NoQC) 37.8mph @ 18:14:24 (1s) 35.5mph	8.3mph at 18:14:04 9.4mph @ 18:14:04 (1s) 11.0mph @ 18:14:05 (3s) 12.0mph	850 / 20.1mph	32.2mph at 18:14:25 31.6mph @ 18:14:26 (1s) 30.6mph @ 18:14:27 (3s) 21.0mph	12.1mph at 18:14:18 12.4mph @ 18:14:19 (1s) 12.8mph @ 18:14:19 (3s) 13.4mph	1327 / 21.0mph

2022-01-29 01:14:42 PM EST (60s)						@ 18:14:27 (3s) <b>20.7mph</b> @ 18:14:41 (60s) <b>17.3mph</b> @ 18:14:01 (300s)	@ 18:13:46 (60s) <b>16.5mph</b> @ 18:14:19 (300s)		@ 18:14:25 (1s) <b>32.1mph</b> @ 18:14:27 (3s) <b>20.1mph</b> @ 18:14:41 (60s) <b>16.8mph</b> @ 18:14:41 (300s)	@ 18:13:46 (60s) <b>16.0mph</b> @ 18:14:19 (300s)		@ 18:14:41 (60s) <b>17.9mph</b> @ 18:14:01 (300s)	@ 18:13:46 (60s) <b>17.2mph</b> @ 18:14:20 (300s)	
2022-01-29 01:13:51 PM EST	986.64mb	12.39V	20.0°F 95%	28.7°F	<b>NNW</b> (344°)	<b>26.0mph</b> at 18:13:40 <b>24.4mph</b> @ 18:12:42 (1s) <b>24.1mph</b> @ 18:12:42 (60s) <b>18.8mph</b> @ 18:12:46 (60s) <b>17.6mph</b> @ 18:12:54 (300s)	<b>5.0mph</b> at 18:13:18 <b>5.1mph</b> @ 18:13:19 (1s) <b>5.8mph</b> @ 18:13:20 (3s) <b>12.8mph</b> @ 18:13:41 (60s) <b>16.8mph</b> @ 18:13:41 (300s)	3420 / 12.8mph	<b>26.6mph</b> at 18:13:40 <b>29.3mph</b> @ 18:13:40 (NoQC) <b>24.0mph</b> @ 18:13:40 (1s) <b>23.3mph</b> @ 18:12:42 (60s) <b>18.1mph</b> @ 18:12:46 (60s) <b>17.0mph</b> @ 18:13:08 (300s)	<b>5.0mph</b> at 18:13:18 <b>5.3mph</b> @ 18:13:19 (1s) <b>6.4mph</b> @ 18:13:19 (3s) <b>12.3mph</b> @ 18:13:41 (60s) <b>16.2mph</b> @ 18:13:41 (300s)	517 / 12.4mph	<b>24.2mph</b> at 18:12:42 <b>25.2mph</b> @ 18:12:42 (1s) <b>24.3mph</b> @ 18:12:42 (60s) <b>19.2mph</b> @ 18:12:47 (60s) <b>18.0mph</b> @ 18:13:08 (300s)	<b>8.4mph</b> at 18:13:24 <b>8.6mph</b> @ 18:13:24 (1s) <b>8.9mph</b> @ 18:13:24 (3s) <b>13.5mph</b> @ 18:13:41 (60s) <b>17.4mph</b> @ 18:13:41 (300s)	835 / 13.5mph
2022-01-29 01:12:51 PM EST	986.47mb	12.39V	20.0°F 95%	28.7°F	<b>N</b> (349°)	<b>37.8mph</b> at 18:11:52 <b>37.5mph</b> @ 18:11:52 (1s) <b>32.0mph</b> @ 18:11:52 (1s) <b>29.5mph</b> @ 18:11:54 (3s) <b>19.8mph</b> @ 18:12:17 (60s) <b>18.1mph</b> @ 18:12:13 (300s)	<b>9.0mph</b> at 18:12:21 <b>9.5mph</b> @ 18:12:21 (1s) <b>10.0mph</b> @ 18:12:23 (3s) <b>17.0mph</b> @ 18:11:46 (60s) <b>17.4mph</b> @ 18:12:38 (300s)	4942 / 18.3mph	<b>34.5mph</b> at 18:11:52 <b>38.8mph</b> @ 18:11:52 (NoQC) <b>34.7mph</b> @ 18:11:52 (0.1s) <b>31.1mph</b> @ 18:11:52 (1s) <b>28.8mph</b> @ 18:11:54 (3s) <b>19.4mph</b> @ 18:12:04 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:12:11 (300s)	<b>7.2mph</b> at 18:12:20 <b>7.8mph</b> @ 18:12:20 (1s) <b>9.7mph</b> @ 18:12:21 (3s) <b>16.8mph</b> @ 18:12:34 (60s) <b>16.8mph</b> @ 18:12:34 (300s)	744 / 17.6mph	<b>31.7mph</b> at 18:11:52 <b>30.3mph</b> @ 18:11:53 (1s) <b>29.3mph</b> @ 18:11:54 (3s) <b>20.4mph</b> @ 18:12:17 (60s) <b>18.6mph</b> @ 18:12:10 (300s)	<b>10.9mph</b> at 18:12:26 <b>11.1mph</b> @ 18:12:26 (1s) <b>11.4mph</b> @ 18:12:26 (3s) <b>17.8mph</b> @ 18:11:47 (60s) <b>17.8mph</b> @ 18:12:39 (300s)	1172 / 18.7mph
2022-01-29 01:11:51 PM EST	986.54mb	12.38V	20.0°F 95%	28.7°F	<b>NNW</b> (346°)	<b>32.0mph</b> at 18:11:21 <b>31.8mph</b> @ 18:11:21 (0.1s) <b>30.3mph</b> @ 18:11:32 (1s) <b>27.6mph</b> @ 18:11:33 (3s) <b>17.9mph</b> @ 18:11:36 (60s) <b>18.0mph</b> @ 18:11:33 (300s)	<b>7.9mph</b> at 18:11:00 <b>8.3mph</b> @ 18:11:00 (1s) <b>8.6mph</b> @ 18:11:00 (3s) <b>17.0mph</b> @ 18:11:21 (60s) <b>17.4mph</b> @ 18:11:03 (300s)	4624 / 17.2mph	<b>34.0mph</b> at 18:11:32 <b>34.9mph</b> @ 18:11:31 (NoQC) <b>31.4mph</b> @ 18:11:31 (0.1s) <b>29.5mph</b> @ 18:11:32 (1s) <b>26.6mph</b> @ 18:11:33 (3s) <b>17.9mph</b> @ 18:11:37 (60s) <b>17.3mph</b> @ 18:11:33 (300s)	<b>6.7mph</b> at 18:11:00 <b>7.5mph</b> @ 18:11:00 (1s) <b>8.9mph</b> @ 18:11:01 (3s) <b>16.2mph</b> @ 18:11:21 (60s) <b>16.6mph</b> @ 18:11:04 (300s)	726 / 17.2mph	<b>27.4mph</b> at 18:11:32 <b>26.8mph</b> @ 18:11:32 (1s) <b>25.6mph</b> @ 18:11:33 (3s) <b>18.5mph</b> @ 18:11:37 (60s) <b>18.4mph</b> @ 18:11:33 (300s)	<b>9.8mph</b> at 18:11:00 <b>9.9mph</b> @ 18:11:01 (1s) <b>10.1mph</b> @ 18:11:02 (3s) <b>17.0mph</b> @ 18:11:22 (60s) <b>17.8mph</b> @ 18:11:03 (300s)	1137 / 18.1mph
2022-01-29 01:10:51 PM EST	986.43mb	12.38V	20.1°F 95%	28.7°F	<b>N</b> (349°)	<b>32.8mph</b> at 18:10:10 <b>32.7mph</b> @ 18:10:10 (0.1s) <b>31.1mph</b> @ 18:10:10 (1s) <b>27.9mph</b> @ 18:10:12 (3s) <b>18.8mph</b> @ 18:09:42 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:09:46 (300s)	<b>9.0mph</b> at 18:09:57 <b>9.5mph</b> @ 18:10:31 (1s) <b>10.2mph</b> @ 18:09:59 (3s) <b>15.8mph</b> @ 18:10:33 (60s) <b>17.2mph</b> @ 18:10:09 (300s)	4613 / 17.1mph	<b>31.4mph</b> at 18:10:04 <b>34.1mph</b> @ 18:10:09 (NoQC) <b>31.2mph</b> @ 18:10:09 (0.1s) <b>28.6mph</b> @ 18:10:10 (1s) <b>26.2mph</b> @ 18:10:12 (3s) <b>17.6mph</b> @ 18:09:42 (60s) <b>16.8mph</b> @ 18:09:45 (300s)	<b>7.4mph</b> at 18:10:30 <b>8.3mph</b> @ 18:09:42 (1s) <b>9.3mph</b> @ 18:09:43 (3s) <b>14.8mph</b> @ 18:10:19 (60s) <b>16.4mph</b> @ 18:10:07 (300s)	703 / 16.7mph	<b>28.7mph</b> at 18:10:10 <b>28.1mph</b> @ 18:10:11 (1s) <b>26.9mph</b> @ 18:10:12 (3s) <b>19.3mph</b> @ 18:09:42 (60s) <b>18.0mph</b> @ 18:09:42 (300s)	<b>11.2mph</b> at 18:09:42 <b>11.3mph</b> @ 18:09:42 (1s) <b>11.3mph</b> @ 18:09:42 (3s) <b>16.6mph</b> @ 18:10:20 (60s) <b>17.6mph</b> @ 18:10:08 (300s)	1109 / 17.7mph
2022-01-29 01:09:51 PM EST	986.56mb	12.37V	20.1°F 95%	28.7°F	<b>NNW</b> (343°)	<b>43.9mph</b> at 18:09:11 <b>43.8mph</b> @ 18:09:11 (0.1s) <b>40.0mph</b> @ 18:09:12 (1s) <b>37.5mph</b> @ 18:09:14 (3s) <b>20.4mph</b> @ 18:09:33 (60s) <b>17.6mph</b> @ 18:09:20 (300s)	<b>7.1mph</b> at 18:09:38 <b>8.0mph</b> @ 18:09:38 (1s) <b>9.5mph</b> @ 18:09:41 (3s) <b>15.7mph</b> @ 18:08:43 (60s) <b>16.9mph</b> @ 18:08:54 (300s)	5089 / 18.8mph	<b>38.5mph</b> at 18:09:13 <b>42.6mph</b> @ 18:09:12 (NoQC) <b>38.2mph</b> @ 18:09:12 (0.1s) <b>38.0mph</b> @ 18:09:13 (1s) <b>35.6mph</b> @ 18:09:14 (3s) <b>19.1mph</b> @ 18:09:34 (60s) <b>17.0mph</b> @ 18:09:16 (300s)	<b>6.4mph</b> at 18:09:38 <b>7.8mph</b> @ 18:09:38 (1s) <b>9.0mph</b> @ 18:09:39 (3s) <b>15.0mph</b> @ 18:08:42 (60s) <b>16.4mph</b> @ 18:08:55 (300s)	745 / 17.7mph	<b>37.1mph</b> at 18:09:12 <b>36.7mph</b> @ 18:09:13 (1s) <b>35.2mph</b> @ 18:09:14 (3s) <b>20.2mph</b> @ 18:09:35 (60s) <b>18.1mph</b> @ 18:09:28 (300s)	<b>10.9mph</b> at 18:09:41 <b>11.1mph</b> @ 18:09:41 (1s) <b>11.3mph</b> @ 18:09:41 (3s) <b>15.7mph</b> @ 18:08:42 (60s) <b>17.5mph</b> @ 18:08:55 (300s)	1211 / 19.3mph
2022-01-29 01:08:51 PM EST	986.47mb	12.36V	20.1°F 96%	28.7°F	<b>NNW</b> (347°)	<b>28.1mph</b> at 18:08:40 <b>26.2mph</b> @ 18:08:40 (1s) <b>25.1mph</b> @ 18:08:41 (3s) <b>20.3mph</b> @ 18:07:43 (60s)	<b>8.1mph</b> at 18:08:03 <b>8.3mph</b> @ 18:08:04 (1s) <b>8.7mph</b> @ 18:08:06 (3s) <b>15.4mph</b> @ 18:08:38 (60s) <b>17.0mph</b>	4229 / 15.7mph	<b>27.4mph</b> at 18:08:40 <b>28.1mph</b> @ 18:08:40 (1s) <b>24.9mph</b> @ 18:08:40 (1s) <b>24.0mph</b> @ 18:08:40 (3s)	<b>7.3mph</b> at 18:08:04 <b>7.9mph</b> @ 18:08:05 (1s) <b>8.3mph</b> @ 18:08:05 (3s) <b>14.7mph</b> @ 18:08:38 (60s) <b>16.4mph</b>	633 / 15.1mph	<b>24.6mph</b> at 18:08:40 <b>24.2mph</b> @ 18:08:40 (1s) <b>23.4mph</b> @ 18:08:41 (3s) <b>21.0mph</b> @ 18:07:43 (60s)	<b>10.4mph</b> at 18:08:05 <b>10.5mph</b> @ 18:08:06 (1s) <b>10.6mph</b> @ 18:08:07 (3s) <b>15.6mph</b> @ 18:08:38 (60s)	980 / 15.7mph

01:08:42 PM EST (60s)							17.5mph @ 18:07:42 (300s) @ 18:08:35 (60s)				19.3mph @ 18:07:46 (60s) 17.0mph @ 18:07:42 (300s)			18.0mph @ 18:07:42 (300s)	17.5mph @ 18:08:38 (300s)			
2022-01-29 01:07:51 PM EST  2022-01-29 01:06:42 PM EST to 2022-01-29 01:07:42 PM EST (60s)	986.37mb	12.34V	20.2°F 96%	28.7°F	N (354°)	33.1mph at 18:07:31 33.0mph @ 18:07:31 (0.1s) 31.7mph @ 18:07:31 (1s) 29.4mph @ 18:07:33 (3s) 20.3mph @ 18:07:32 (60s) 17.6mph @ 18:07:38 (300s)	10.1mph at 18:06:51 10.9mph @ 18:06:51 (1s) 12.0mph @ 18:06:52 (3s) 15.4mph @ 18:06:53 (60s) 16.8mph @ 18:06:52 (300s)	5490 / 20.3mph			32.1mph at 18:07:30 36.6mph @ 18:07:31 (NoQC) 33.2mph @ 18:07:31 (1s) 31.7mph @ 18:07:32 (1s) 30.0mph @ 18:07:32 (1s) 19.3mph @ 18:07:41 (60s) 17.0mph @ 18:07:38 (300s)			7.4mph at 18:06:51 8.7mph @ 18:06:51 (1s) 10.8mph @ 18:06:52 (3s) 14.9mph @ 18:06:53 (60s) 16.4mph @ 18:06:52 (300s)	816 / 19.3mph	30.9mph at 18:07:31 30.3mph @ 18:07:32 (1s) 29.0mph @ 18:07:33 (3s) 21.0mph @ 18:07:42 (60s) 18.1mph @ 18:07:39 (300s)	13.2mph at 18:06:52 13.6mph @ 18:06:52 (1s) 14.6mph @ 18:06:53 (3s) 16.0mph @ 18:06:53 (60s) 17.4mph @ 18:06:53 (300s)	1323 / 21.0mph
2022-01-29 01:06:51 PM EST  2022-01-29 01:05:42 PM EST to 2022-01-29 01:06:42 PM EST (60s)	986.36mb	12.37V	20.1°F 96%	28.7°F	N (351°)	32.6mph at 18:06:36 32.6mph @ 18:06:36 (0.1s) 30.1mph @ 18:06:34 (1s) 29.0mph @ 18:06:36 (3s) 17.4mph @ 18:05:53 (60s) 17.5mph @ 18:05:42 (300s)	6.6mph at 18:06:10 6.9mph @ 18:06:10 (1s) 7.4mph @ 18:06:11 (3s) 14.1mph @ 18:06:22 (60s) 16.6mph @ 18:06:29 (300s)	4225 / 15.7mph			31.2mph at 18:06:35 34.2mph @ 18:06:35 (NoQC) 30.9mph @ 18:06:35 (1s) 28.7mph @ 18:06:34 (1s) 26.8mph @ 18:06:36 (60s) 17.1mph @ 18:05:53 (60s) 17.0mph @ 18:05:42 (300s)			7.0mph at 18:06:07 7.4mph @ 18:06:07 (1s) 8.3mph @ 18:05:41 (3s) 13.9mph @ 18:06:29 (60s) 16.3mph @ 18:06:29 (300s)	640 / 15.2mph	28.0mph at 18:06:35 27.0mph @ 18:06:36 (1s) 26.6mph @ 18:06:36 (3s) 18.0mph @ 18:05:54 (60s) 18.2mph @ 18:05:42 (300s)	9.3mph at 18:06:11 9.5mph @ 18:06:11 (1s) 10.0mph @ 18:06:12 (3s) 14.8mph @ 18:06:30 (60s) 17.3mph @ 18:06:30 (300s)	1005 / 16.1mph
2022-01-29 01:05:51 PM EST  2022-01-29 01:04:41 PM EST to 2022-01-29 01:05:41 PM EST (60s)	986.55mb	12.38V	20.1°F 95%	28.7°F	NNW (346°)	30.4mph at 18:05:05 30.4mph @ 18:05:05 (0.1s) 26.6mph @ 18:05:05 (1s) 24.5mph @ 18:05:06 (3s) 17.4mph @ 18:05:11 (60s) 17.7mph @ 18:05:28 (300s)	7.6mph at 18:05:40 8.0mph @ 18:05:40 (1s) 9.6mph @ 18:05:40 (3s) 15.7mph @ 18:04:52 (60s) 17.5mph @ 18:04:42 (300s)	4583 / 17.0mph			32.3mph at 18:05:05 34.1mph @ 18:05:05 (NoQC) 31.4mph @ 18:05:05 (1s) 29.4mph @ 18:05:05 (1s) 24.4mph @ 18:05:07 (60s) 17.1mph @ 18:05:11 (60s) 17.3mph @ 18:05:28 (300s)			6.8mph at 18:04:42 7.8mph @ 18:05:40 (1s) 9.5mph @ 18:05:40 (3s) 15.5mph @ 18:04:52 (60s) 16.9mph @ 18:04:43 (300s)	705 / 16.7mph	27.6mph at 18:05:05 26.9mph @ 18:05:06 (1s) 25.0mph @ 18:05:07 (3s) 18.2mph @ 18:05:12 (60s) 18.4mph @ 18:05:07 (300s)	11.1mph at 18:05:40 11.4mph @ 18:05:40 (1s) 12.4mph @ 18:05:40 (3s) 16.7mph @ 18:04:53 (60s) 18.1mph @ 18:04:41 (300s)	1120 / 17.9mph
2022-01-29 01:04:51 PM EST  2022-01-29 01:03:41 PM EST to 2022-01-29 01:04:41 PM EST (60s)	986.48mb	12.37V	20.1°F 95%	28.7°F	NNW (342°)	27.1mph at 18:03:51 25.1mph @ 18:03:51 (1s) 22.5mph @ 18:03:52 (3s) 18.4mph @ 18:03:55 (60s) 17.5mph @ 18:04:07 (300s)	10.8mph at 18:04:01 11.5mph @ 18:04:37 (1s) 13.0mph @ 18:04:37 (3s) 16.5mph @ 18:04:40 (60s) 17.1mph @ 18:03:41 (300s)	4438 / 16.5mph			26.6mph at 18:04:16 29.2mph @ 18:03:50 (NoQC) 25.7mph @ 18:03:51 (1s) 21.9mph @ 18:03:52 (3s) 17.8mph @ 18:04:20 (60s) 16.9mph @ 18:04:41 (300s)			9.7mph at 18:04:01 11.6mph @ 18:03:45 (1s) 12.5mph @ 18:04:38 (3s) 16.3mph @ 18:04:41 (60s) 16.3mph @ 18:03:41 (300s)	688 / 16.3mph	22.3mph at 18:03:51 21.7mph @ 18:03:51 (1s) 20.6mph @ 18:03:43 (3s) 18.9mph @ 18:04:19 (60s) 18.1mph @ 18:04:40 (300s)	13.8mph at 18:04:38 14.1mph @ 18:04:39 (1s) 14.4mph @ 18:04:39 (3s) 17.2mph @ 18:04:41 (60s) 17.6mph @ 18:03:41 (300s)	1081 / 17.3mph
2022-01-29 01:03:51 PM EST  2022-01-29 01:02:41 PM EST to 2022-01-29 01:03:41 PM EST (60s)	986.28mb	12.35V	20.1°F 95%	28.7°F	NNW (347°)	32.0mph at 18:02:41 32.0mph @ 18:02:41 (0.1s) 28.5mph @ 18:03:22 (1s) 26.4mph @ 18:03:24 (3s) 18.4mph @ 18:03:37 (60s) 17.1mph @ 18:03:40 (300s)	10.7mph at 18:02:50 11.9mph @ 18:03:07 (1s) 12.5mph @ 18:02:55 (3s) 16.8mph @ 18:03:12 (60s) 16.2mph @ 18:02:51 (300s)	4889 / 18.1mph			29.5mph at 18:03:22 32.5mph @ 18:03:22 (NoQC) 29.6mph @ 18:03:22 (1s) 27.8mph @ 18:03:22 (1s) 26.8mph @ 18:02:41 (3s) 18.2mph @ 18:03:27 (60s) 16.3mph @ 18:03:40 (300s)			9.2mph at 18:02:49 10.7mph @ 18:02:50 (1s) 11.8mph @ 18:02:55 (3s) 16.6mph @ 18:02:55 (60s) 15.5mph @ 18:02:51 (300s)	726 / 17.2mph	29.3mph at 18:03:22 28.1mph @ 18:03:22 (1s) 26.9mph @ 18:02:41 (3s) 18.7mph @ 18:03:28 (60s) 17.6mph @ 18:03:40 (300s)	12.0mph at 18:03:11 12.2mph @ 18:03:11 (1s) 12.7mph @ 18:03:13 (3s) 17.4mph @ 18:03:14 (60s) 16.9mph @ 18:02:55 (300s)	1142 / 18.2mph
2022-01-29 01:02:51 PM EST  2022-01-29 01:01:41 PM EST to 2022-01-29 01:02:41 PM EST	986.40mb	12.32V	20.1°F 95%	28.7°F	N (352°)	32.3mph at 18:02:40 31.9mph @ 18:02:40 (0.1s) 27.6mph @ 18:02:39 (1s) 25.7mph @ 18:02:40 (3s) 18.7mph @ 18:01:55 (60s) 16.7mph @ 18:01:50 (300s)	8.3mph at 18:02:22 9.1mph @ 18:02:22 (1s) 10.6mph @ 18:02:24 (3s) 16.1mph @ 18:02:27 (60s) 16.2mph @ 18:02:28 (300s)	4676 / 17.4mph			30.6mph at 18:02:39 33.6mph @ 18:02:39 (NoQC) 30.7mph @ 18:02:39 (1s) 29.3mph @ 18:02:39 (1s) 25.9mph @ 18:02:41 (3s) 18.0mph @ 18:01:56 (300s)			8.0mph at 18:01:52 9.0mph @ 18:01:52 (1s) 10.6mph @ 18:02:14 (3s) 15.5mph @ 18:02:27 (60s) 15.3mph @ 18:02:26 (300s)	722 / 17.1mph	28.3mph at 18:02:39 27.9mph @ 18:02:39 (1s) 26.1mph @ 18:02:41 (3s) 19.6mph @ 18:01:41 (60s) 17.2mph @ 18:01:51 (300s)	11.9mph at 18:02:24 12.3mph @ 18:02:18 (1s) 12.8mph @ 18:02:18 (3s) 17.0mph @ 18:02:28 (60s) 16.7mph @ 18:02:27 (300s)	1134 / 18.1mph

(60s)						(300s)			(60s) 15.8mph @ 18:01:51 (300s)					
2022-01-29 01:01:51 PM EST  2022-01-29 01:00:41 PM EST to 2022-01-29 01:01:41 PM EST (60s)	986.24mb	12.34V	20.2°F 96%	28.7°F	NNW (344°)	33.1mph at 18:01:25 33.0mph @ 18:01:25 (0.1s) 30.0mph @ 18:01:25 (1s) 28.0mph @ 18:01:25 (3s) 19.7mph @ 18:01:28 (60s) 16.8mph @ 18:01:26 (300s)	9.3mph at 18:01:38 10.0mph @ 18:01:39 (1s) 11.1mph @ 18:01:39 (3s) 16.8mph @ 18:00:41 (60s) 16.4mph @ 18:00:58 (300s)	5033 / 18.6mph	33.5mph at 18:01:25 36.3mph @ 18:01:25 (NoQC) 32.8mph @ 18:01:25 (1s) 30.2mph @ 18:00:41 (1s) 27.7mph @ 18:01:25 (60s) 18.7mph @ 18:01:28 (60s) 15.9mph @ 18:01:26 (300s)	8.4mph at 18:01:15 9.3mph @ 18:01:16 (1s) 10.7mph @ 18:01:16 (3s) 15.9mph @ 18:00:41 (60s) 15.5mph @ 18:00:58 (300s)	756 / 17.9mph	30.5mph at 18:01:25 29.2mph @ 18:01:26 (1s) 27.6mph @ 18:01:27 (3s) 20.3mph @ 18:01:29 (60s) 17.2mph @ 18:01:27 (300s)	12.4mph at 18:01:38 12.7mph @ 18:01:39 (1s) 13.2mph @ 18:01:40 (3s) 17.3mph @ 18:00:41 (60s) 16.9mph @ 18:00:59 (300s)	1238 / 19.7mph
2022-01-29 01:00:51 PM EST  2022-01-29 12:59:41 PM EST to 2022-01-29 01:00:41 PM EST (60s)	986.23mb	12.27V	20.2°F 96%	28.7°F	N (350°)	31.7mph at 18:00:29 31.6mph @ 18:00:29 (0.1s) 29.6mph @ 18:00:30 (1s) 28.2mph @ 18:00:31 (3s) 16.8mph @ 18:00:41 (60s) 16.8mph @ 17:59:41 (300s)	7.8mph at 18:00:24 8.2mph @ 18:00:24 (1s) 9.1mph @ 18:00:24 (3s) 14.6mph @ 17:59:41 (60s) 16.5mph @ 17:59:55 (300s)	4519 / 16.8mph	27.5mph at 18:00:10 30.6mph @ 18:00:41 (NoQC) 25.5mph @ 18:00:10 (1s) 23.2mph @ 18:00:31 (3s) 15.9mph @ 18:00:40 (60s) 16.0mph @ 17:59:41 (300s)	7.5mph @ 17:59:45 (1s) 8.2mph @ 17:59:45 (3s) 13.6mph @ 17:59:41 (60s) 15.6mph @ 18:00:40 (300s)	669 / 15.9mph	27.4mph at 18:00:30 27.6mph @ 18:00:30 (NoQC) 26.4mph @ 18:00:31 (1s) 24.8mph @ 18:00:32 (3s) 17.3mph @ 18:00:40 (60s) 17.2mph @ 17:59:41 (300s)	11.0mph at 17:59:45 11.2mph @ 17:59:45 (1s) 11.7mph @ 17:59:46 (3s) 15.0mph @ 17:59:41 (60s) 16.9mph @ 17:59:55 (300s)	1085 / 17.3mph
2022-01-29 12:59:51 PM EST  2022-01-29 12:58:41 PM EST to 2022-01-29 12:59:41 PM EST (60s)	986.38mb	12.32V	20.1°F 96%	28.7°F	N (352°)	28.8mph at 17:59:20 28.6mph @ 17:59:20 (0.1s) 27.7mph @ 17:59:21 (1s) 22.5mph @ 17:59:22 (3s) 14.6mph @ 17:59:37 (60s) 18.0mph @ 17:58:41 (300s)	6.7mph at 17:58:43 6.8mph @ 17:58:43 (1s) 7.3mph @ 17:58:45 (3s) 12.2mph @ 17:58:50 (60s) 16.8mph @ 17:59:40 (300s)	3916 / 14.6mph	25.3mph at 17:59:13 27.5mph @ 17:59:14 (NoQC) 24.5mph @ 17:59:14 (1s) 21.4mph @ 17:59:15 (3s) 13.8mph @ 17:59:23 (60s) 17.3mph @ 17:58:41 (300s)	5.1mph @ 17:58:45 (1s) 5.5mph @ 17:58:46 (3s) 11.5mph @ 17:58:50 (60s) 16.0mph @ 17:59:40 (300s)	570 / 13.6mph	22.3mph at 17:59:21 22.0mph @ 17:59:21 (1s) 21.0mph @ 17:59:22 (3s) 15.0mph @ 17:59:40 (60s) 18.5mph @ 17:58:41 (300s)	8.1mph at 17:58:46 8.2mph @ 17:58:46 (1s) 8.3mph @ 17:58:48 (3s) 12.7mph @ 17:58:52 (60s) 17.2mph @ 17:59:40 (300s)	934 / 15.0mph
2022-01-29 12:58:51 PM EST  2022-01-29 12:57:41 PM EST to 2022-01-29 12:58:41 PM EST (60s)	986.46mb	12.35V	20.1°F 95%	28.7°F	N (351°)	26.8mph at 17:57:41 24.8mph @ 17:57:46 (1s) 24.2mph @ 17:57:42 (3s) 19.2mph @ 17:57:51 (60s) 19.3mph @ 17:57:47 (300s)	7.4mph at 17:58:13 7.9mph @ 17:58:13 (1s) 9.7mph @ 17:58:35 (3s) 14.2mph @ 17:58:40 (60s) 18.0mph @ 17:58:40 (300s)	3814 / 14.2mph	26.6mph at 17:57:41 28.4mph @ 17:57:41 (NoQC) 24.4mph @ 17:57:42 (1s) 22.5mph @ 17:57:42 (3s) 18.2mph @ 17:57:50 (60s) 18.7mph @ 17:57:43 (300s)	7.8mph @ 17:57:55 (1s) 8.6mph @ 17:57:56 (3s) 13.1mph @ 17:58:40 (60s) 17.3mph @ 17:58:40 (300s)	553 / 13.2mph	25.6mph at 17:57:42 24.9mph @ 17:57:42 (1s) 23.7mph @ 17:57:43 (3s) 19.4mph @ 17:57:51 (60s) 19.7mph @ 17:57:47 (300s)	10.3mph at 17:58:13 10.4mph @ 17:58:13 (1s) 10.8mph @ 17:58:15 (3s) 14.8mph @ 17:58:40 (60s) 18.5mph @ 17:58:40 (300s)	919 / 14.8mph
2022-01-29 12:57:51 PM EST  2022-01-29 12:56:41 PM EST to 2022-01-29 12:57:41 PM EST (60s)	986.39mb	12.34V	20.1°F 96%	28.7°F	NNW (344°)	31.3mph at 17:56:44 31.2mph @ 17:56:44 (0.1s) 29.5mph @ 17:56:45 (1s) 25.3mph @ 17:56:46 (3s) 19.5mph @ 17:57:21 (60s) 19.2mph @ 17:57:40 (300s)	6.9mph at 17:56:48 7.7mph @ 17:56:48 (1s) 10.6mph @ 17:56:49 (3s) 17.5mph @ 17:56:50 (60s) 18.8mph @ 17:57:14 (300s)	5023 / 18.6mph	28.6mph at 17:57:19 30.5mph @ 17:57:19 (NoQC) 26.9mph @ 17:57:19 (1s) 24.0mph @ 17:57:20 (3s) 18.7mph @ 17:57:22 (60s) 18.7mph @ 17:57:41 (300s)	7.6mph @ 17:56:48 (1s) 10.1mph @ 17:56:49 (3s) 16.6mph @ 17:56:50 (60s) 18.2mph @ 17:57:01 (300s)	753 / 17.9mph	26.8mph at 17:56:45 25.9mph @ 17:56:45 (1s) 24.3mph @ 17:56:46 (3s) 19.9mph @ 17:57:22 (60s) 19.6mph @ 17:57:40 (300s)	15.3mph at 17:56:49 15.6mph @ 17:56:49 (1s) 15.4mph @ 17:56:41 (3s) 18.2mph @ 17:56:51 (60s) 19.2mph @ 17:56:41 (300s)	1199 / 19.1mph
2022-01-29 12:56:51 PM EST  2022-01-29 12:55:41 PM EST to 2022-01-29 12:56:41 PM EST (60s)	986.25mb	12.36V	20.1°F 96%	28.7°F	NNW (344°)	31.8mph at 17:55:41 31.7mph @ 17:55:41 (0.1s) 29.9mph @ 17:55:42 (1s) 29.9mph @ 17:55:42 (3s) 19.4mph @ 17:56:31 (60s) 19.3mph @ 17:55:47 (300s)	8.9mph at 17:56:06 9.6mph @ 17:56:06 (1s) 12.3mph @ 17:56:08 (3s) 17.9mph @ 17:56:11 (60s) 18.7mph @ 17:56:22 (300s)	4990 / 18.5mph	30.9mph at 17:55:42 34.4mph @ 17:55:42 (NoQC) 31.5mph @ 17:55:42 (0.1s) 30.4mph @ 17:55:42 (3s) 29.0mph @ 17:55:42 (3s) 18.7mph @ 17:56:32 (60s) 18.6mph @ 17:55:50 (300s)	9.3mph at 17:56:16 10.3mph @ 17:56:17 (1s) 11.8mph @ 17:56:07 (3s) 17.5mph @ 17:56:13 (60s) 18.0mph @ 17:56:22 (300s)	748 / 17.7mph	29.5mph at 17:55:42 29.0mph @ 17:55:42 (1s) 28.7mph @ 17:55:42 (3s) 20.0mph @ 17:56:32 (60s) 19.6mph @ 17:55:50 (300s)	13.0mph at 17:56:06 13.1mph @ 17:56:07 (1s) 13.6mph @ 17:56:08 (3s) 18.4mph @ 17:55:41 (60s) 19.1mph @ 17:56:22 (300s)	1199 / 19.1mph

2022-01-29 12:55:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:54:41 PM EST to 2022-01-29 12:55:41 PM EST (60s)</b>	985.92mb	12.34V	20.1°F 95%	28.7°F	<b>NNW (343°)</b>	<b>34.4mph</b> at 17:55:39 <b>34.2mph</b> @ 17:55:39 (0.1s) <b>31.7mph</b> @ 17:55:40 (1s) <b>26.8mph</b> @ 17:55:41 (3s) <b>21.5mph</b> @ 17:54:54 (60s) <b>19.7mph</b> @ 17:54:51 (300s)	<b>8.2mph</b> at 17:55:19 <b>8.4mph</b> @ 17:55:20 (1s) <b>9.6mph</b> @ 17:55:21 (3s) <b>17.4mph</b> @ 17:55:27 (60s) <b>19.1mph</b> @ 17:55:32 (300s)	4854 / 18.0mph	<b>33.0mph</b> at 17:55:40 <b>35.3mph</b> @ 17:55:39 (NoQC) <b>32.3mph</b> @ 17:55:39 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 17:55:40 (1s) <b>26.4mph</b> @ 17:55:40 (3s) <b>20.8mph</b> @ 17:54:54 (60s) <b>19.1mph</b> @ 17:54:51 (300s)	<b>7.1mph</b> at 17:54:59 <b>8.3mph</b> @ 17:54:59 (1s) <b>8.9mph</b> @ 17:55:23 (1s) <b>16.8mph</b> @ 17:55:32 (300s)	749 / 17.8mph	<b>29.2mph</b> at 17:55:40 <b>28.8mph</b> @ 17:55:40 (1s) <b>25.7mph</b> @ 17:54:50 (3s) <b>21.6mph</b> @ 17:54:56 (60s) <b>20.2mph</b> @ 17:54:52 (300s)	<b>10.6mph</b> at 17:55:20 <b>10.8mph</b> @ 17:55:21 (1s) <b>11.3mph</b> @ 17:55:21 (3s) <b>17.9mph</b> @ 17:55:27 (60s) <b>19.5mph</b> @ 17:55:33 (300s)	1156 / 18.4mph
2022-01-29 12:54:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:53:41 PM EST to 2022-01-29 12:54:41 PM EST (60s)</b>	986.23mb	12.34V	20.2°F 96%	28.7°F	<b>N (349°)</b>	<b>32.8mph</b> at 17:54:06 <b>32.6mph</b> @ 17:54:06 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 17:54:07 (1s) <b>29.0mph</b> @ 17:54:17 (3s) <b>21.4mph</b> @ 17:54:31 (60s) <b>19.5mph</b> @ 17:54:40 (300s)	<b>11.4mph</b> at 17:54:29 <b>12.7mph</b> @ 17:54:30 (1s) <b>15.0mph</b> @ 17:53:57 (3s) <b>18.4mph</b> @ 17:54:05 (60s) <b>18.7mph</b> @ 17:53:50 (300s)	5634 / 20.8mph	<b>31.9mph</b> at 17:54:14 <b>34.6mph</b> @ 17:54:07 (NoQC) <b>31.5mph</b> @ 17:54:12 (0.1s) <b>30.2mph</b> @ 17:54:07 (1s) <b>28.5mph</b> @ 17:54:17 (3s) <b>21.3mph</b> @ 17:54:32 (60s) <b>18.9mph</b> @ 17:54:40 (300s)	<b>11.2mph</b> at 17:54:10 <b>12.8mph</b> @ 17:53:54 (1s) <b>14.2mph</b> @ 17:53:55 (3s) <b>18.2mph</b> @ 17:54:11 (60s) <b>17.9mph</b> @ 17:53:51 (300s)	858 / 20.3mph	<b>28.5mph</b> at 17:54:15 <b>28.1mph</b> @ 17:54:15 (1s) <b>27.6mph</b> @ 17:54:17 (3s) <b>21.7mph</b> @ 17:54:32 (60s) <b>19.9mph</b> @ 17:54:40 (300s)	<b>15.3mph</b> at 17:53:56 <b>15.6mph</b> @ 17:53:56 (1s) <b>15.7mph</b> @ 17:53:56 (3s) <b>19.2mph</b> @ 17:54:06 (60s) <b>19.2mph</b> @ 17:53:41 (300s)	1337 / 21.2mph
2022-01-29 12:53:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:52:41 PM EST to 2022-01-29 12:53:41 PM EST (60s)</b>	985.80mb	12.35V	20.2°F 96%	28.7°F	<b>N (355°)</b>	<b>32.0mph</b> at 17:52:48 <b>31.9mph</b> @ 17:52:48 (0.1s) <b>30.4mph</b> @ 17:52:49 (1s) <b>29.6mph</b> @ 17:52:51 (3s) <b>20.1mph</b> @ 17:53:40 (60s) <b>19.3mph</b> @ 17:53:14 (300s)	<b>8.4mph</b> at 17:53:20 <b>9.6mph</b> @ 17:53:20 (1s) <b>10.8mph</b> @ 17:53:20 (3s) <b>17.2mph</b> @ 17:52:41 (60s) <b>18.7mph</b> @ 17:53:36 (300s)	5445 / 20.1mph	<b>32.4mph</b> at 17:52:49 <b>37.8mph</b> @ 17:52:48 (NoQC) <b>34.1mph</b> @ 17:52:48 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 17:52:49 (1s) <b>30.2mph</b> @ 17:52:51 (3s) <b>19.9mph</b> @ 17:53:40 (60s) <b>18.5mph</b> @ 17:53:14 (300s)	<b>5.9mph</b> at 17:53:20 <b>7.1mph</b> @ 17:53:20 (1s) <b>8.8mph</b> @ 17:53:21 (3s) <b>15.9mph</b> @ 17:52:41 (60s) <b>17.8mph</b> @ 17:53:31 (300s)	842 / 19.9mph	<b>29.0mph</b> at 17:52:53 <b>28.4mph</b> @ 17:52:53 (1s) <b>27.8mph</b> @ 17:52:53 (3s) <b>20.6mph</b> @ 17:53:40 (60s) <b>19.1mph</b> @ 17:53:15 (300s)	<b>12.2mph</b> at 17:53:18 <b>12.4mph</b> @ 17:53:19 (1s) <b>13.0mph</b> @ 17:53:19 (3s) <b>17.0mph</b> @ 17:52:41 (60s) <b>19.1mph</b> @ 17:53:36 (300s)	1298 / 20.6mph
2022-01-29 12:52:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:51:41 PM EST to 2022-01-29 12:52:41 PM EST (60s)</b>	986.25mb	12.31V	20.1°F 96%	28.7°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>27.6mph</b> at 17:51:55 <b>26.7mph</b> @ 17:51:54 (0.1s) <b>26.0mph</b> @ 17:51:56 (3s) <b>20.0mph</b> @ 17:51:41 (60s) <b>20.0mph</b> @ 17:51:41 (300s)	<b>8.1mph</b> at 17:52:17 <b>8.6mph</b> @ 17:52:18 (1s) <b>10.1mph</b> @ 17:52:19 (3s) <b>17.2mph</b> @ 17:52:40 (60s) <b>19.0mph</b> @ 17:52:40 (300s)	4631 / 17.2mph	<b>27.2mph</b> at 17:51:53 <b>29.9mph</b> @ 17:51:53 (NoQC) <b>25.5mph</b> @ 17:51:53 (1s) <b>23.8mph</b> @ 17:51:55 (3s) <b>18.8mph</b> @ 17:51:41 (60s) <b>19.1mph</b> @ 17:51:41 (300s)	<b>6.2mph</b> at 17:52:17 <b>7.3mph</b> @ 17:52:17 (1s) <b>8.1mph</b> @ 17:52:19 (3s) <b>15.7mph</b> @ 17:52:36 (60s) <b>18.0mph</b> @ 17:52:41 (300s)	671 / 15.9mph	<b>24.0mph</b> at 17:51:56 <b>23.7mph</b> @ 17:51:56 (1s) <b>23.4mph</b> @ 17:51:57 (3s) <b>20.5mph</b> @ 17:51:41 (60s) <b>20.9mph</b> @ 17:51:41 (300s)	<b>11.7mph</b> at 17:52:20 <b>11.8mph</b> @ 17:52:20 (1s) <b>12.1mph</b> @ 17:52:21 (3s) <b>17.0mph</b> @ 17:52:37 (60s) <b>19.4mph</b> @ 17:52:41 (300s)	1068 / 17.1mph
2022-01-29 12:51:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:50:41 PM EST to 2022-01-29 12:51:41 PM EST (60s)</b>	986.20mb	12.31V	20.1°F 96%	28.7°F	<b>N (349°)</b>	<b>33.4mph</b> at 17:51:20 <b>33.3mph</b> @ 17:51:20 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 17:51:21 (1s) <b>26.8mph</b> @ 17:51:22 (3s) <b>21.2mph</b> @ 17:51:24 (60s) <b>20.7mph</b> @ 17:51:03 (300s)	<b>10.7mph</b> at 17:51:09 <b>11.3mph</b> @ 17:51:10 (1s) <b>12.6mph</b> @ 17:51:11 (3s) <b>19.6mph</b> @ 17:50:41 (60s) <b>20.0mph</b> @ 17:51:39 (300s)	5407 / 20.0mph	<b>34.2mph</b> at 17:51:03 <b>35.5mph</b> @ 17:51:03 (NoQC) <b>32.2mph</b> @ 17:51:03 (0.1s) <b>31.3mph</b> @ 17:51:03 (1s) <b>27.5mph</b> @ 17:51:04 (60s) <b>20.6mph</b> @ 17:51:05 (60s) <b>19.7mph</b> @ 17:51:06 (300s)	<b>8.7mph</b> at 17:51:10 <b>10.0mph</b> @ 17:51:11 (1s) <b>13.0mph</b> @ 17:51:11 (3s) <b>18.8mph</b> @ 17:51:41 (60s) <b>19.1mph</b> @ 17:51:40 (300s)	795 / 18.8mph	<b>28.8mph</b> at 17:51:02 <b>28.0mph</b> @ 17:51:03 (1s) <b>26.4mph</b> @ 17:51:04 (3s) <b>21.7mph</b> @ 17:51:06 (60s) <b>21.1mph</b> @ 17:51:06 (300s)	<b>14.0mph</b> at 17:51:10 <b>14.4mph</b> @ 17:51:11 (1s) <b>15.3mph</b> @ 17:51:11 (3s) <b>20.4mph</b> @ 17:50:41 (60s) <b>20.5mph</b> @ 17:51:40 (300s)	1295 / 20.6mph
2022-01-29 12:50:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:49:41 PM EST to 2022-01-29 12:50:41 PM EST (60s)</b>	986.23mb	12.30V	20.1°F 96%	28.7°F	<b>N (354°)</b>	<b>30.2mph</b> at 17:50:09 <b>30.1mph</b> @ 17:50:09 (0.1s) <b>28.4mph</b> @ 17:50:10 (1s) <b>26.1mph</b> @ 17:50:30 (3s) <b>19.6mph</b> @ 17:50:40 (60s) <b>20.5mph</b> @ 17:50:29 (300s)	<b>8.7mph</b> at 17:50:16 <b>9.1mph</b> @ 17:50:16 (1s) <b>12.1mph</b> @ 17:50:17 (3s) <b>16.2mph</b> @ 17:49:50 (60s) <b>20.0mph</b> @ 17:49:53 (300s)	5288 / 19.6mph	<b>31.1mph</b> at 17:50:06 <b>34.8mph</b> @ 17:50:29 (NoQC) <b>31.6mph</b> @ 17:50:29 (0.1s) <b>29.6mph</b> @ 17:50:29 (1s) <b>27.4mph</b> @ 17:50:30 (3s) <b>19.5mph</b> @ 17:50:40 (60s) <b>19.6mph</b> @ 17:50:37 (300s)	<b>9.2mph</b> at 17:50:17 <b>9.8mph</b> @ 17:50:17 (1s) <b>10.9mph</b> @ 17:50:18 (3s) <b>15.1mph</b> @ 17:49:51 (60s) <b>18.9mph</b> @ 17:49:51 (300s)	823 / 19.5mph	<b>28.5mph</b> at 17:50:29 <b>27.9mph</b> @ 17:50:29 (1s) <b>26.4mph</b> @ 17:50:31 (3s) <b>20.4mph</b> @ 17:50:40 (60s) <b>20.9mph</b> @ 17:50:38 (300s)	<b>14.3mph</b> at 17:50:20 <b>14.7mph</b> @ 17:50:20 (1s) <b>15.4mph</b> @ 17:49:44 (3s) <b>16.8mph</b> @ 17:49:51 (60s) <b>20.3mph</b> @ 17:49:53 (300s)	1285 / 20.4mph

2022-01-29 12:49:51 PM EST	986.15mb	12.30V	20.1°F 95%	28.7°F	N (359°)	29.1mph at 17:48:43 29.1mph @ 17:48:43 (0.1s) 26.9mph @ 17:48:43 (1s) 24.2mph @ 17:48:45 (3s) 21.2mph @ 17:48:53 (60s) 20.7mph @ 17:48:41 (300s)	9.5mph at 17:49:39 10.3mph @ 17:48:54 (1s) 11.2mph @ 17:48:55 (3s) 17.1mph @ 17:49:40 (60s) 19.9mph @ 17:49:33 (300s)	4597 / 17.1mph	27.0mph at 17:48:43 28.9mph @ 17:48:43 (NoQC) 25.2mph @ 17:48:44 (1s) 22.0mph @ 17:48:45 (3s) 20.4mph @ 17:48:53 (60s) 19.7mph @ 17:48:41 (300s)	8.0mph at 17:48:56 8.9mph @ 17:48:56 (1s) 9.0mph @ 17:48:58 (3s) 15.6mph @ 17:49:41 (60s) 18.8mph @ 17:49:33 (300s)	658 / 15.6mph	22.1mph at 17:49:09 21.8mph @ 17:49:09 (1s) 21.1mph @ 17:48:11 (3s) 21.7mph @ 17:48:41 (60s) 21.1mph @ 17:48:41 (300s)	13.0mph at 17:48:56 13.2mph @ 17:48:56 (1s) 13.5mph @ 17:48:58 (3s) 17.3mph @ 17:49:40 (60s) 20.3mph @ 17:49:34 (300s)	1086 / 17.3mph
2022-01-29 12:48:51 PM EST	986.01mb	12.33V	20.1°F 95%	28.7°F	N (357°)	42.7mph at 17:47:41 42.6mph @ 17:47:41 (0.1s) 43.1mph @ 17:47:41 (1s) 38.7mph @ 17:47:42 (3s) 23.0mph @ 17:47:46 (60s) 20.7mph @ 17:48:41 (300s)	10.1mph at 17:47:51 10.4mph @ 17:47:51 (1s) 11.4mph @ 17:47:51 (3s) 20.2mph @ 17:48:18 (60s) 20.4mph @ 17:48:15 (300s)	5708 / 21.1mph	36.2mph at 17:47:41 47.4mph @ 17:47:41 (NoQC) 42.5mph @ 17:47:41 (1s) 41.6mph @ 17:47:41 (1s) 37.3mph @ 17:47:42 (3s) 22.1mph @ 17:47:47 (60s) 19.7mph @ 17:48:39 (300s)	8.9mph at 17:48:14 10.1mph @ 17:48:14 (1s) 11.0mph @ 17:47:53 (3s) 19.5mph @ 17:48:19 (60s) 19.2mph @ 17:48:15 (300s)	869 / 20.5mph	40.3mph at 17:47:41 40.0mph @ 17:47:41 (0.1s) 38.9mph @ 17:47:41 (1s) 36.0mph @ 17:47:42 (3s) 23.3mph @ 17:47:48 (60s) 21.1mph @ 17:47:47 (300s)	13.5mph at 17:47:53 13.8mph @ 17:47:53 (1s) 14.0mph @ 17:47:53 (3s) 20.9mph @ 17:48:19 (60s) 20.8mph @ 17:48:16 (300s)	1373 / 21.8mph
2022-01-29 12:47:51 PM EST	985.78mb	12.26V	20.1°F 95%	28.7°F	N (356°)	45.8mph at 17:47:40 45.6mph @ 17:47:40 (0.1s) 43.0mph @ 17:47:40 (1s) 32.3mph @ 17:47:40 (3s) 23.3mph @ 17:47:16 (60s) 21.2mph @ 17:46:41 (300s)	11.7mph at 17:47:31 13.4mph @ 17:47:31 (1s) 16.4mph @ 17:47:28 (3s) 21.3mph @ 17:47:37 (60s) 20.5mph @ 17:47:35 (300s)	6023 / 22.2mph	42.2mph at 17:47:40 46.0mph @ 17:47:40 (NoQC) 40.9mph @ 17:47:40 (1s) 40.2mph @ 17:47:41 (1s) 31.2mph @ 17:47:41 (3s) 21.5mph @ 17:47:19 (60s) 20.1mph @ 17:46:41 (300s)	10.9mph at 17:46:42 12.3mph @ 17:46:44 (1s) 13.2mph @ 17:46:45 (3s) 20.1mph @ 17:47:37 (60s) 19.3mph @ 17:47:35 (300s)	884 / 20.9mph	39.5mph at 17:47:40 39.2mph @ 17:47:40 (0.1s) 37.0mph @ 17:47:40 (1s) 30.4mph @ 17:47:40 (3s) 23.1mph @ 17:47:18 (60s) 21.8mph @ 17:46:41 (300s)	15.8mph at 17:46:46 16.4mph @ 17:46:46 (1s) 17.0mph @ 17:46:46 (3s) 21.8mph @ 17:47:37 (60s) 20.9mph @ 17:47:35 (300s)	1408 / 22.3mph
2022-01-29 12:46:51 PM EST	986.00mb	12.33V	20.1°F 95%	28.7°F	N (352°)	37.3mph at 17:46:36 37.0mph @ 17:46:36 (0.1s) 36.0mph @ 17:46:36 (1s) 33.2mph @ 17:46:36 (3s) 22.5mph @ 17:46:37 (60s) 21.4mph @ 17:46:32 (300s)	9.8mph at 17:45:49 10.1mph @ 17:45:49 (1s) 11.7mph @ 17:45:51 (3s) 17.2mph @ 17:45:57 (60s) 20.9mph @ 17:45:57 (300s)	5995 / 22.1mph	33.4mph at 17:46:36 37.8mph @ 17:46:36 (NoQC) 34.2mph @ 17:46:36 (1s) 33.7mph @ 17:46:36 (1s) 29.9mph @ 17:46:37 (3s) 21.4mph @ 17:46:37 (60s) 20.3mph @ 17:46:32 (300s)	7.8mph at 17:45:46 9.0mph @ 17:45:46 (1s) 11.1mph @ 17:45:48 (3s) 16.4mph @ 17:45:52 (60s) 19.9mph @ 17:45:58 (300s)	890 / 21.0mph	32.8mph at 17:46:36 32.0mph @ 17:46:36 (1s) 29.7mph @ 17:46:37 (3s) 22.8mph @ 17:46:39 (60s) 21.9mph @ 17:46:32 (300s)	14.3mph at 17:45:48 14.6mph @ 17:45:48 (1s) 14.7mph @ 17:45:50 (3s) 18.0mph @ 17:45:57 (60s) 21.4mph @ 17:45:58 (300s)	1430 / 22.6mph
2022-01-29 12:45:51 PM EST	986.07mb	12.33V	20.1°F 95%	28.8°F	N (355°)	33.0mph at 17:45:41 31.9mph @ 17:45:40 (0.1s) 29.2mph @ 17:45:30 (1s) 27.5mph @ 17:45:32 (3s) 20.6mph @ 17:44:41 (60s) 21.9mph @ 17:45:11 (300s)	8.5mph at 17:45:16 8.9mph @ 17:45:16 (1s) 9.5mph @ 17:45:16 (3s) 16.1mph @ 17:45:26 (60s) 21.3mph @ 17:45:28 (300s)	4787 / 17.8mph	29.6mph at 17:45:30 33.1mph @ 17:45:41 (NoQC) 29.5mph @ 17:45:40 (0.1s) 27.6mph @ 17:45:30 (1s) 26.6mph @ 17:45:32 (3s) 19.4mph @ 17:44:41 (60s) 20.8mph @ 17:45:11 (300s)	7.1mph at 17:45:23 7.8mph @ 17:45:23 (1s) 8.7mph @ 17:45:25 (3s) 15.1mph @ 17:45:25 (60s) 20.2mph @ 17:45:29 (300s)	703 / 16.7mph	26.8mph at 17:45:41 25.8mph @ 17:45:31 (1s) 24.6mph @ 17:45:32 (3s) 20.7mph @ 17:44:41 (60s) 22.3mph @ 17:45:12 (300s)	11.6mph at 17:45:16 11.8mph @ 17:45:16 (1s) 12.1mph @ 17:45:18 (3s) 16.9mph @ 17:45:28 (60s) 21.8mph @ 17:45:40 (300s)	1144 / 18.2mph
2022-01-29 12:44:51 PM EST	986.08mb	12.34V	20.1°F 95%	28.8°F	N (355°)	38.1mph at 17:43:46 37.9mph @ 17:43:46 (0.1s) 36.0mph @ 17:43:46 (1s) 31.9mph @ 17:43:47 (3s) 22.7mph @ 17:44:18 (60s) 21.5mph @ 17:44:34 (300s)	11.0mph at 17:44:29 11.7mph @ 17:44:38 (1s) 12.0mph @ 17:44:39 (3s) 20.5mph @ 17:43:41 (60s) 20.4mph @ 17:43:41 (300s)	5566 / 20.6mph	36.2mph at 17:43:46 37.4mph @ 17:43:46 (NoQC) 34.1mph @ 17:43:46 (0.1s) 32.7mph @ 17:43:46 (1s) 28.3mph @ 17:43:56 (3s) 20.9mph @ 17:44:25 (60s) 20.5mph @ 17:44:34 (300s)	10.8mph at 17:44:36 11.8mph @ 17:44:38 (1s) 12.0mph @ 17:44:39 (3s) 19.3mph @ 17:43:42 (60s) 21.9mph @ 17:43:41 (300s)	822 / 19.5mph	31.9mph at 17:43:46 31.2mph @ 17:43:47 (1s) 29.0mph @ 17:43:47 (3s) 22.7mph @ 17:44:19 (60s) 21.8mph @ 17:44:36 (300s)	12.5mph at 17:44:38 12.6mph @ 17:44:38 (1s) 13.2mph @ 17:44:39 (3s) 20.7mph @ 17:44:40 (60s) 20.9mph @ 17:43:41 (300s)	1305 / 20.7mph

2022-01-29 12:43:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:42:41 PM EST to 2022-01-29 12:43:41 PM EST (60s)</b>	985.92mb	12.34V	20.2°F 95%	28.8°F	N (358°)	<b>36.7mph</b> at 17:43:32 <b>36.2mph</b> @ 17:43:32 (0.1s) <b>33.3mph</b> @ 17:43:33 (1s) <b>29.8mph</b> @ 17:43:35 (3s) <b>25.4mph</b> @ 17:42:43 (60s) <b>20.7mph</b> @ 17:43:07 (300s)	<b>10.2mph</b> at 17:43:16 <b>10.8mph</b> @ 17:43:16 (1s) <b>12.3mph</b> @ 17:43:18 (3s) <b>20.5mph</b> @ 17:43:40 (60s) <b>20.3mph</b> @ 17:43:28 (300s)	5554 / 20.5mph	<b>34.6mph</b> at 17:43:32 <b>35.1mph</b> @ 17:43:32 (NoQC) <b>32.1mph</b> @ 17:43:32 (0.1s) <b>30.4mph</b> @ 17:43:33 (1s) <b>27.3mph</b> @ 17:43:34 (3s) <b>24.5mph</b> @ 17:42:43 (60s) <b>19.8mph</b> @ 17:43:07 (300s)	<b>8.3mph</b> at 17:43:16 <b>9.4mph</b> @ 17:43:17 (1s) <b>10.5mph</b> @ 17:43:18 (3s) <b>19.4mph</b> @ 17:43:41 (60s) <b>19.4mph</b> @ 17:43:28 (300s)	821 / 19.4mph	<b>29.8mph</b> at 17:43:32 <b>29.2mph</b> @ 17:43:33 (1s) <b>28.2mph</b> @ 17:43:35 (3s) <b>26.1mph</b> @ 17:42:41 (60s) <b>21.1mph</b> @ 17:43:12 (300s)	<b>14.5mph</b> at 17:43:17 <b>14.8mph</b> @ 17:43:18 (1s) <b>15.4mph</b> @ 17:43:18 (3s) <b>21.3mph</b> @ 17:43:40 (60s) <b>20.8mph</b> @ 17:43:28 (300s)	1342 / 21.3mph
2022-01-29 12:42:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:41:41 PM EST to 2022-01-29 12:42:41 PM EST (60s)</b>	985.71mb	12.31V	20.2°F 95%	28.8°F	N (357°)	<b>39.7mph</b> at 17:41:54 <b>39.4mph</b> @ 17:41:54 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 17:41:55 (1s) <b>33.6mph</b> @ 17:41:57 (3s) <b>26.3mph</b> @ 17:42:32 (60s) <b>20.5mph</b> @ 17:42:40 (300s)	<b>9.5mph</b> at 17:42:26 <b>10.2mph</b> @ 17:42:26 (1s) <b>13.3mph</b> @ 17:42:27 (3s) <b>22.4mph</b> @ 17:41:45 (60s) <b>19.7mph</b> @ 17:41:41 (300s)	6890 / 25.3mph	<b>42.5mph</b> at 17:41:54 <b>46.0mph</b> @ 17:41:54 (NoQC) <b>41.3mph</b> @ 17:41:54 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 17:41:55 (1s) <b>32.4mph</b> @ 17:41:56 (3s) <b>25.3mph</b> @ 17:42:32 (60s) <b>19.6mph</b> @ 17:42:39 (300s)	<b>9.6mph</b> at 17:42:26 <b>11.0mph</b> @ 17:42:27 (1s) <b>14.0mph</b> @ 17:42:27 (3s) <b>21.4mph</b> @ 17:41:53 (60s) <b>18.8mph</b> @ 17:41:41 (300s)	1036 / 24.4mph	<b>34.6mph</b> at 17:41:55 <b>33.7mph</b> @ 17:41:56 (1s) <b>32.2mph</b> @ 17:42:20 (3s) <b>26.9mph</b> @ 17:42:33 (60s) <b>20.9mph</b> @ 17:42:40 (300s)	<b>15.3mph</b> at 17:42:27 <b>15.8mph</b> @ 17:42:27 (1s) <b>17.0mph</b> @ 17:42:28 (3s) <b>22.6mph</b> @ 17:41:53 (60s) <b>20.0mph</b> @ 17:41:41 (300s)	1662 / 26.2mph
2022-01-29 12:41:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:40:41 PM EST to 2022-01-29 12:41:41 PM EST (60s)</b>	985.49mb	12.31V	20.3°F 95%	28.8°F	N (355°)	<b>39.5mph</b> at 17:41:33 <b>39.2mph</b> @ 17:41:33 (0.1s) <b>37.2mph</b> @ 17:41:35 (1s) <b>36.8mph</b> @ 17:41:35 (3s) <b>22.7mph</b> @ 17:41:11 (60s) <b>19.9mph</b> @ 17:41:15 (300s)	<b>10.9mph</b> at 17:41:26 <b>11.6mph</b> @ 17:41:27 (1s) <b>13.2mph</b> @ 17:41:27 (3s) <b>18.4mph</b> @ 17:40:41 (60s) <b>19.3mph</b> @ 17:40:42 (300s)	6087 / 22.4mph	<b>37.8mph</b> at 17:41:33 <b>42.0mph</b> @ 17:40:44 (NoQC) <b>37.7mph</b> @ 17:40:44 (0.1s) <b>35.5mph</b> @ 17:41:35 (3s) <b>35.1mph</b> @ 17:41:35 (3s) <b>21.5mph</b> @ 17:41:40 (60s) <b>18.9mph</b> @ 17:41:16 (300s)	<b>9.9mph</b> at 17:41:26 <b>11.5mph</b> @ 17:41:27 (1s) <b>13.3mph</b> @ 17:41:27 (3s) <b>17.0mph</b> @ 17:40:41 (60s) <b>18.4mph</b> @ 17:41:32 (300s)	912 / 21.5mph	<b>37.6mph</b> at 17:41:35 <b>36.2mph</b> @ 17:41:36 (1s) <b>34.2mph</b> @ 17:41:36 (3s) <b>23.1mph</b> @ 17:41:13 (60s) <b>20.1mph</b> @ 17:41:18 (300s)	<b>14.4mph</b> at 17:41:27 <b>14.6mph</b> @ 17:41:27 (1s) <b>15.2mph</b> @ 17:41:29 (3s) <b>18.2mph</b> @ 17:40:41 (60s) <b>19.6mph</b> @ 17:40:41 (300s)	1440 / 22.8mph
2022-01-29 12:40:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:39:41 PM EST to 2022-01-29 12:40:41 PM EST (60s)</b>	985.58mb	12.25V	20.4°F 96%	28.8°F	N (353°)	<b>34.9mph</b> at 17:40:19 <b>34.8mph</b> @ 17:40:19 (0.1s) <b>32.8mph</b> @ 17:40:19 (3s) <b>31.3mph</b> @ 17:40:20 (3s) <b>18.4mph</b> @ 17:40:40 (60s) <b>19.8mph</b> @ 17:39:45 (300s)	<b>9.3mph</b> at 17:39:58 <b>9.6mph</b> @ 17:39:59 (1s) <b>10.3mph</b> @ 17:40:01 (3s) <b>13.9mph</b> @ 17:40:02 (60s) <b>18.9mph</b> @ 17:40:16 (300s)	4977 / 18.4mph	<b>32.8mph</b> at 17:40:20 <b>36.3mph</b> @ 17:40:18 (NoQC) <b>33.3mph</b> @ 17:40:18 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 17:40:18 (3s) <b>30.2mph</b> @ 17:40:20 (3s) <b>17.1mph</b> @ 17:40:40 (60s) <b>19.0mph</b> @ 17:39:41 (300s)	<b>8.1mph</b> at 17:40:00 <b>9.0mph</b> @ 17:40:01 (1s) <b>9.6mph</b> @ 17:40:01 (3s) <b>13.5mph</b> @ 17:40:01 (60s) <b>18.2mph</b> @ 17:40:16 (300s)	720 / 17.1mph	<b>31.2mph</b> at 17:40:19 <b>30.4mph</b> @ 17:40:20 (1s) <b>29.3mph</b> @ 17:40:20 (3s) <b>18.2mph</b> @ 17:40:41 (60s) <b>20.2mph</b> @ 17:39:43 (300s)	<b>11.0mph</b> at 17:40:01 <b>11.1mph</b> @ 17:40:01 (1s) <b>11.3mph</b> @ 17:40:03 (3s) <b>14.5mph</b> @ 17:40:10 (60s) <b>19.3mph</b> @ 17:40:16 (300s)	1145 / 18.3mph
2022-01-29 12:39:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:38:41 PM EST to 2022-01-29 12:39:41 PM EST (60s)</b>	985.84mb	12.26V	20.4°F 96%	28.8°F	NNW (348°)	<b>25.9mph</b> at 17:38:45 <b>23.9mph</b> @ 17:38:45 (1s) <b>23.2mph</b> @ 17:38:45 (3s) <b>21.0mph</b> @ 17:38:41 (60s) <b>20.1mph</b> @ 17:38:41 (300s)	<b>6.7mph</b> at 17:39:09 <b>6.9mph</b> @ 17:39:10 (1s) <b>8.5mph</b> @ 17:39:34 (3s) <b>15.2mph</b> @ 17:39:40 (60s) <b>19.7mph</b> @ 17:39:34 (300s)	4108 / 15.3mph	<b>25.5mph</b> at 17:38:44 <b>27.5mph</b> @ 17:38:45 (NoQC) <b>23.8mph</b> @ 17:38:45 (1s) <b>22.8mph</b> @ 17:38:47 (3s) <b>20.0mph</b> @ 17:39:00 (60s) <b>19.1mph</b> @ 17:38:41 (300s)	<b>7.3mph</b> at 17:39:31 <b>8.0mph</b> @ 17:39:32 (1s) <b>8.4mph</b> @ 17:39:34 (3s) <b>15.1mph</b> @ 17:39:40 (60s) <b>18.9mph</b> @ 17:39:35 (300s)	638 / 15.2mph	<b>22.7mph</b> at 17:38:45 <b>22.4mph</b> @ 17:38:46 (1s) <b>22.2mph</b> @ 17:38:47 (3s) <b>21.3mph</b> @ 17:38:41 (60s) <b>20.5mph</b> @ 17:38:41 (300s)	<b>10.0mph</b> at 17:39:34 <b>10.2mph</b> @ 17:39:34 (1s) <b>10.7mph</b> @ 17:39:35 (3s) <b>16.1mph</b> @ 17:39:40 (60s) <b>20.1mph</b> @ 17:39:36 (300s)	1008 / 16.2mph
2022-01-29 12:38:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:37:41 PM EST to 2022-01-29 12:38:41 PM EST (60s)</b>	985.76mb	12.26V	20.4°F 96%	28.8°F	N (354°)	<b>32.8mph</b> at 17:38:19 <b>32.7mph</b> @ 17:38:19 (0.1s) <b>31.3mph</b> @ 17:38:19 (1s) <b>27.6mph</b> @ 17:37:43 (3s) <b>22.1mph</b> @ 17:37:46 (60s) <b>20.4mph</b> @ 17:38:26 (300s)	<b>12.8mph</b> at 17:38:36 <b>13.6mph</b> @ 17:37:57 (1s) <b>14.6mph</b> @ 17:37:59 (3s) <b>19.2mph</b> @ 17:38:17 (60s) <b>20.0mph</b> @ 17:37:41 (300s)	5703 / 21.1mph	<b>30.6mph</b> at 17:37:42 <b>34.2mph</b> @ 17:38:19 (NoQC) <b>31.1mph</b> @ 17:38:19 (0.1s) <b>30.0mph</b> @ 17:38:19 (3s) <b>26.8mph</b> @ 17:38:21 (3s) <b>21.1mph</b> @ 17:37:46 (60s) <b>19.5mph</b> @ 17:38:26 (300s)	<b>8.3mph</b> at 17:37:57 <b>9.4mph</b> @ 17:37:58 (1s) <b>12.0mph</b> @ 17:37:59 (3s) <b>18.1mph</b> @ 17:38:18 (60s) <b>19.1mph</b> @ 17:38:40 (300s)	842 / 19.9mph	<b>28.1mph</b> at 17:38:19 <b>27.5mph</b> @ 17:38:20 (1s) <b>26.3mph</b> @ 17:38:22 (3s) <b>22.3mph</b> @ 17:37:51 (60s) <b>20.7mph</b> @ 17:38:11 (300s)	<b>15.4mph</b> at 17:37:53 <b>15.8mph</b> @ 17:37:53 (1s) <b>16.4mph</b> @ 17:37:53 (3s) <b>19.5mph</b> @ 17:38:18 (60s) <b>20.4mph</b> @ 17:37:41 (300s)	1346 / 21.3mph

2022-01-29 12:37:51 PM EST	985.61mb	12.25V	20.4°F 96%	28.8°F	N (358°)	42.5mph at 17:36:59	9.5mph at 17:37:26	5778 / 21.3mph	41.4mph at 17:36:58	8.5mph at 17:37:26	860 / 20.3mph	37.8mph at 17:36:58	13.0mph at 17:37:36	1361 / 21.6mph
2022-01-29 12:36:41 PM EST to 2022-01-29 12:37:41 PM EST (60s)						42.2mph @ 17:36:59 (0.1s)	10.3mph @ 17:37:36 (1s)		41.5mph @ 17:36:58 (0.1s)	9.8mph @ 17:37:27 (1s)		37.6mph @ 17:36:58 (0.1s)	13.1mph @ 17:37:37 (1s)	
						40.4mph @ 17:36:58 (1s)	11.4mph @ 17:36:42 (3s)		40.4mph @ 17:36:58 (1s)	10.6mph @ 17:37:37 (3s)		37.0mph @ 17:36:59 (1s)	13.4mph @ 17:37:38 (3s)	
						39.3mph @ 17:37:00 (3s)	20.1mph @ 17:36:43 (60s)		37.2mph @ 17:37:00 (3s)	19.7mph @ 17:36:44 (60s)		36.4mph @ 17:37:00 (3s)	20.7mph @ 17:36:44 (60s)	
						24.0mph @ 17:37:17 (60s)	19.5mph @ 17:36:48 (300s)		22.6mph @ 17:37:17 (60s)	18.7mph @ 17:36:48 (300s)		23.9mph @ 17:37:17 (60s)	19.9mph @ 17:36:52 (300s)	
2022-01-29 12:36:51 PM EST	985.71mb	12.26V	20.4°F 96%	28.8°F	NNW (347°)	36.0mph at 17:36:26	8.7mph at 17:36:12	5552 / 20.5mph	38.1mph at 17:35:59	8.3mph at 17:36:12	848 / 20.1mph	31.7mph at 17:36:27	11.7mph at 17:36:13	1327 / 21.0mph
2022-01-29 12:35:41 PM EST to 2022-01-29 12:36:41 PM EST (60s)						35.9mph @ 17:36:26 (0.1s)	8.9mph @ 17:36:12 (1s)		39.6mph @ 17:36:26 (NoQC)	9.2mph @ 17:36:12 (1s)		31.1mph @ 17:36:27 (1s)	11.9mph @ 17:36:13 (1s)	
						34.5mph @ 17:36:27 (1s)	9.5mph @ 17:36:13 (3s)		35.9mph @ 17:36:26 (0.1s)	9.9mph @ 17:36:14 (3s)		30.1mph @ 17:36:29 (3s)	12.1mph @ 17:36:15 (3s)	
						32.4mph @ 17:36:27 (3s)	17.7mph @ 17:36:17 (60s)		34.8mph @ 17:35:59 (1s)	17.6mph @ 17:36:16 (60s)		30.1mph @ 17:36:29 (3s)	18.7mph @ 17:36:18 (60s)	
						20.9mph @ 17:35:45 (60s)	19.1mph @ 17:36:17 (300s)		31.6mph @ 17:36:00 (3s)	18.4mph @ 17:35:48 (300s)		21.5mph @ 17:36:01 (60s)	19.6mph @ 17:35:48 (300s)	
2022-01-29 12:35:51 PM EST	985.59mb	12.25V	20.4°F 96%	28.8°F	N (356°)	35.0mph at 17:35:12	9.6mph at 17:35:37	5578 / 20.6mph	33.3mph at 17:35:07	8.0mph at 17:35:38	824 / 19.5mph	30.3mph at 17:35:12	12.7mph at 17:35:37	1311 / 20.8mph
2022-01-29 12:34:40 PM EST to 2022-01-29 12:35:40 PM EST (60s)						34.8mph @ 17:35:12 (0.1s)	10.0mph @ 17:35:38 (1s)		35.3mph @ 17:34:59 (NoQC)	8.9mph @ 17:35:38 (1s)		29.5mph @ 17:35:13 (1s)	12.9mph @ 17:35:39 (1s)	
						31.6mph @ 17:34:59 (1s)	11.2mph @ 17:35:39 (3s)		32.1mph @ 17:34:59 (0.1s)	10.1mph @ 17:35:38 (3s)		28.8mph @ 17:35:09 (3s)	11.6mph @ 17:34:40 (3s)	
						30.2mph @ 17:35:09 (3s)	15.5mph @ 17:34:48 (60s)		30.0mph @ 17:35:14 (3s)	14.9mph @ 17:34:48 (60s)		28.8mph @ 17:35:09 (3s)	16.0mph @ 17:34:58 (60s)	
						20.6mph @ 17:35:38 (60s)	18.8mph @ 17:34:40 (300s)		28.7mph @ 17:35:15 (3s)	18.2mph @ 17:34:41 (300s)		20.8mph @ 17:35:40 (60s)	19.4mph @ 17:34:41 (300s)	
2022-01-29 12:34:51 PM EST	985.52mb	12.25V	20.3°F 96%	28.8°F	N (358°)	36.2mph at 17:33:40	8.6mph at 17:34:37	4581 / 17.0mph	32.6mph at 17:33:44	7.9mph at 17:34:13	674 / 16.0mph	33.6mph at 17:33:40	10.8mph at 17:34:38	1111 / 17.7mph
2022-01-29 12:33:40 PM EST to 2022-01-29 12:34:40 PM EST (60s)						36.1mph @ 17:33:40 (0.1s)	8.8mph @ 17:34:36 (1s)		34.2mph @ 17:33:44 (NoQC)	8.7mph @ 17:34:13 (1s)		33.1mph @ 17:33:40 (1s)	10.9mph @ 17:34:38 (1s)	
						35.4mph @ 17:33:40 (1s)	9.4mph @ 17:34:38 (3s)		31.2mph @ 17:33:44 (0.1s)	8.8mph @ 17:34:14 (3s)		32.8mph @ 17:33:40 (3s)	11.1mph @ 17:34:39 (3s)	
						33.8mph @ 17:33:40 (3s)	17.0mph @ 17:34:39 (60s)		33.3mph @ 17:33:40 (3s)	16.0mph @ 17:34:39 (60s)		32.8mph @ 17:33:40 (3s)	17.7mph @ 17:34:39 (60s)	
						22.3mph @ 17:33:58 (60s)	18.7mph @ 17:34:14 (300s)		33.2mph @ 17:33:40 (3s)	18.1mph @ 17:34:22 (300s)		22.7mph @ 17:34:00 (60s)	19.2mph @ 17:34:23 (300s)	
2022-01-29 12:33:51 PM EST	985.25mb	12.27V	20.3°F 96%	28.8°F	N (349°)	38.0mph at 17:33:38	9.5mph at 17:32:43	5528 / 20.4mph	38.8mph at 17:33:38	10.3mph at 17:33:08	847 / 20.0mph	34.7mph at 17:33:38	14.4mph at 17:32:43	1311 / 20.8mph
2022-01-29 12:32:40 PM EST to 2022-01-29 12:33:40 PM EST (60s)						37.4mph @ 17:33:38 (0.1s)	10.7mph @ 17:32:43 (1s)		40.9mph @ 17:33:38 (NoQC)	11.7mph @ 17:33:08 (1s)		33.6mph @ 17:33:39 (1s)	14.7mph @ 17:32:43 (1s)	
						34.7mph @ 17:33:39 (1s)	13.7mph @ 17:32:44 (3s)		37.2mph @ 17:33:38 (0.1s)	13.6mph @ 17:33:01 (3s)		31.5mph @ 17:33:40 (3s)	15.3mph @ 17:32:56 (3s)	
						31.9mph @ 17:33:39 (3s)	18.4mph @ 17:32:47 (60s)		35.3mph @ 17:33:38 (1s)	18.2mph @ 17:33:09 (60s)		31.5mph @ 17:33:40 (3s)	19.2mph @ 17:33:09 (60s)	
						20.4mph @ 17:33:39 (60s)	18.5mph @ 17:33:17 (300s)		32.6mph @ 17:33:40 (3s)	18.0mph @ 17:33:18 (300s)		20.7mph @ 17:33:40 (60s)	19.0mph @ 17:33:18 (300s)	



2022-01-29 12:32:51 PM EST	985.55mb	12.25V	20.3°F 96%	28.8°F	N (352°)	36.2mph at 17:32:15 35.9mph @ 17:32:15 (0.1s) 33.1mph @ 17:32:15 (1s) 28.7mph @ 17:31:44 (3s) 20.1mph @ 17:32:36 (60s) 19.4mph @ 17:32:36 (300s)	8.8mph at 17:32:11 9.0mph @ 17:32:12 (1s) 9.9mph @ 17:32:12 (3s) 18.1mph @ 17:32:14 (60s) 19.0mph @ 17:32:05 (300s)	5296 / 19.6mph	33.5mph at 17:32:15 37.4mph @ 17:32:20 (NoQC) 33.7mph @ 17:32:15 (0.1s) 32.3mph @ 17:32:15 (1s) 27.4mph @ 17:31:44 (3s) 19.8mph @ 17:32:37 (60s) 18.7mph @ 17:32:37 (300s)	7.9mph at 17:32:12 8.9mph @ 17:32:12 (1s) 11.0mph @ 17:32:13 (3s) 17.4mph @ 17:32:14 (60s) 18.2mph @ 17:32:06 (300s)	817 / 19.3mph	29.7mph at 17:32:15 28.8mph @ 17:32:15 (1s) 27.7mph @ 17:31:44 (3s) 20.8mph @ 17:32:37 (60s) 19.9mph @ 17:32:37 (300s)	11.8mph at 17:32:12 12.2mph @ 17:32:12 (1s) 12.9mph @ 17:32:13 (3s) 18.4mph @ 17:31:40 (60s) 19.5mph @ 17:32:08 (300s)	1289 / 20.5mph
2022-01-29 12:31:51 PM EST	985.22mb	12.24V	20.3°F 96%	28.8°F	N (5°)	29.8mph at 17:31:37 29.7mph @ 17:31:37 (0.1s) 27.3mph @ 17:31:38 (1s) 24.8mph @ 17:31:39 (3s) 20.0mph @ 17:31:14 (60s) 19.9mph @ 17:30:40 (300s)	8.0mph at 17:31:33 8.3mph @ 17:31:33 (1s) 8.9mph @ 17:31:33 (3s) 18.2mph @ 17:31:36 (60s) 19.2mph @ 17:31:39 (300s)	5037 / 18.7mph	29.8mph at 17:31:38 34.2mph @ 17:31:38 (NoQC) 31.1mph @ 17:31:38 (0.1s) 29.2mph @ 17:31:38 (1s) 24.0mph @ 17:31:40 (3s) 19.2mph @ 17:31:15 (60s) 19.1mph @ 17:30:40 (300s)	6.7mph at 17:31:32 7.3mph @ 17:31:32 (1s) 8.1mph @ 17:31:33 (3s) 17.1mph @ 17:31:37 (60s) 18.4mph @ 17:31:40 (300s)	738 / 17.5mph	26.1mph at 17:31:38 25.5mph @ 17:31:38 (1s) 23.5mph @ 17:31:40 (3s) 20.1mph @ 17:30:48 (60s) 20.6mph @ 17:30:40 (300s)	10.6mph at 17:31:32 10.9mph @ 17:31:33 (1s) 11.3mph @ 17:31:34 (3s) 18.1mph @ 17:31:37 (60s) 19.7mph @ 17:31:40 (300s)	1157 / 18.4mph
2022-01-29 12:30:51 PM EST	985.42mb	12.23V	20.3°F 96%	28.8°F	N (351°)	32.0mph at 17:30:16 31.9mph @ 17:30:16 (0.1s) 29.3mph @ 17:30:18 (1s) 28.0mph @ 17:30:19 (3s) 18.5mph @ 17:30:40 (60s) 22.1mph @ 17:29:40 (300s)	7.5mph at 17:29:40 8.1mph @ 17:29:40 (1s) 9.9mph @ 17:29:41 (3s) 14.9mph @ 17:30:14 (60s) 19.9mph @ 17:30:39 (300s)	4985 / 18.5mph	33.7mph at 17:30:18 38.1mph @ 17:30:18 (NoQC) 34.5mph @ 17:30:18 (0.1s) 30.0mph @ 17:30:18 (1s) 27.3mph @ 17:30:18 (3s) 18.2mph @ 17:30:40 (60s) 21.0mph @ 17:29:40 (300s)	8.0mph at 17:30:08 8.8mph @ 17:30:12 (1s) 10.1mph @ 17:29:44 (3s) 15.2mph @ 17:30:14 (60s) 19.1mph @ 17:30:40 (300s)	771 / 18.3mph	29.2mph at 17:30:18 28.2mph @ 17:30:23 (1s) 27.2mph @ 17:30:24 (3s) 19.4mph @ 17:30:39 (60s) 22.6mph @ 17:29:40 (300s)	11.3mph at 17:29:43 11.5mph @ 17:29:44 (1s) 12.1mph @ 17:29:45 (3s) 16.3mph @ 17:30:16 (60s) 20.6mph @ 17:30:40 (300s)	1220 / 19.4mph
2022-01-29 12:29:51 PM EST	985.52mb	12.23V	20.2°F 96%	28.8°F	N (351°)	40.6mph at 17:28:58 40.2mph @ 17:28:58 (0.1s) 37.6mph @ 17:28:59 (1s) 33.6mph @ 17:29:01 (3s) 21.6mph @ 17:28:40 (60s) 24.1mph @ 17:28:40 (300s)	5.2mph at 17:29:28 5.3mph @ 17:29:29 (1s) 6.5mph @ 17:29:29 (3s) 17.6mph @ 17:29:32 (60s) 22.1mph @ 17:28:39 (300s)	4782 / 17.7mph	39.9mph at 17:28:59 43.4mph @ 17:28:59 (NoQC) 39.0mph @ 17:28:59 (0.1s) 38.0mph @ 17:28:59 (1s) 33.3mph @ 17:29:01 (3s) 20.3mph @ 17:28:40 (60s) 23.0mph @ 17:28:40 (300s)	5.3mph at 17:29:28 5.8mph @ 17:29:28 (1s) 6.9mph @ 17:29:29 (3s) 17.1mph @ 17:29:32 (60s) 21.0mph @ 17:29:39 (300s)	729 / 17.3mph	35.5mph at 17:29:00 34.6mph @ 17:29:00 (1s) 32.6mph @ 17:29:01 (3s) 22.4mph @ 17:28:40 (60s) 24.7mph @ 17:28:40 (300s)	9.0mph at 17:29:29 9.1mph @ 17:29:29 (1s) 9.4mph @ 17:29:30 (3s) 18.0mph @ 17:29:33 (60s) 22.6mph @ 17:29:39 (300s)	1136 / 18.1mph
2022-01-29 12:28:51 PM EST	985.24mb	12.27V	20.2°F 96%	28.8°F	N (0°)	37.2mph at 17:28:14 37.1mph @ 17:28:14 (0.1s) 34.7mph @ 17:28:15 (1s) 32.2mph @ 17:27:40 (3s) 22.7mph @ 17:28:31 (60s) 25.2mph @ 17:27:41 (300s)	9.5mph at 17:28:35 9.8mph @ 17:28:35 (1s) 12.1mph @ 17:28:35 (3s) 18.9mph @ 17:27:43 (60s) 24.1mph @ 17:28:39 (300s)	5868 / 21.7mph	34.4mph at 17:28:10 37.0mph @ 17:28:15 (NoQC) 33.7mph @ 17:28:15 (0.1s) 32.0mph @ 17:28:10 (1s) 31.6mph @ 17:27:40 (3s) 21.3mph @ 17:28:27 (60s) 24.0mph @ 17:27:40 (300s)	7.0mph at 17:28:35 7.6mph @ 17:28:35 (1s) 9.9mph @ 17:28:35 (3s) 18.1mph @ 17:27:43 (60s) 23.0mph @ 17:28:40 (300s)	862 / 20.4mph	32.2mph at 17:27:40 32.2mph @ 17:27:40 (1s) 31.4mph @ 17:27:40 (3s) 23.2mph @ 17:28:32 (60s) 25.7mph @ 17:27:41 (300s)	13.7mph at 17:28:35 14.0mph @ 17:28:35 (1s) 15.4mph @ 17:28:36 (3s) 20.1mph @ 17:27:44 (60s) 24.7mph @ 17:28:39 (300s)	1415 / 22.4mph

<p>2022-01-29 12:27:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:26:40 PM EST to 2022-01-29 12:27:40 PM EST (60s)</b></p>	985.16mb	12.24V	20.2°F 95%	28.8°F	N (356°)	<p><b>35.9mph</b> at 17:27:37</p> <p><b>35.7mph</b> @ 17:27:37 (0.1s)</p> <p><b>33.1mph</b> @ 17:27:38 (1s)</p> <p><b>32.2mph</b> @ 17:27:39 (3s)</p> <p><b>22.3mph</b> @ 17:26:42 (60s)</p> <p><b>25.4mph</b> @ 17:27:19 (300s)</p>	<p><b>8.3mph</b> at 17:27:11</p> <p><b>8.9mph</b> @ 17:27:11 (1s)</p> <p><b>9.4mph</b> @ 17:27:11 (3s)</p> <p><b>19.1mph</b> @ 17:27:37 (60s)</p> <p><b>25.1mph</b> @ 17:27:38 (300s)</p>	5212 / 19.3mph	<p><b>35.5mph</b> at 17:27:39</p> <p><b>38.8mph</b> @ 17:27:38 (NoQC)</p> <p><b>34.9mph</b> @ 17:27:38 (0.1s)</p> <p><b>33.9mph</b> @ 17:27:38 (1s)</p> <p><b>30.9mph</b> @ 17:27:39 (3s)</p> <p><b>21.5mph</b> @ 17:26:42 (60s)</p> <p><b>24.2mph</b> @ 17:27:19 (300s)</p>	<p><b>7.4mph</b> at 17:27:10</p> <p><b>8.2mph</b> @ 17:27:10 (1s)</p> <p><b>8.9mph</b> @ 17:27:11 (3s)</p> <p><b>18.2mph</b> @ 17:27:37 (60s)</p> <p><b>23.9mph</b> @ 17:27:00 (300s)</p>	779 / 18.5mph	<p><b>33.0mph</b> at 17:27:39</p> <p><b>32.1mph</b> @ 17:27:40 (1s)</p> <p><b>30.7mph</b> @ 17:27:40 (3s)</p> <p><b>23.0mph</b> @ 17:26:42 (60s)</p> <p><b>25.9mph</b> @ 17:27:21 (300s)</p>	<p><b>11.7mph</b> at 17:27:12</p> <p><b>12.0mph</b> @ 17:27:12 (1s)</p> <p><b>12.5mph</b> @ 17:27:13 (3s)</p> <p><b>20.2mph</b> @ 17:26:38 (60s)</p> <p><b>25.5mph</b> @ 17:26:56 (300s)</p>	1282 / 20.4mph
<p>2022-01-29 12:26:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:25:40 PM EST to 2022-01-29 12:26:40 PM EST (60s)</b></p>	985.06mb	12.24V	20.2°F 95%	28.8°F	N (356°)	<p><b>38.1mph</b> at 17:25:42</p> <p><b>37.7mph</b> @ 17:25:42 (0.1s)</p> <p><b>33.4mph</b> @ 17:25:43 (1s)</p> <p><b>33.5mph</b> @ 17:25:40 (3s)</p> <p><b>29.4mph</b> @ 17:25:40 (60s)</p> <p><b>25.4mph</b> @ 17:26:15 (300s)</p>	<p><b>12.3mph</b> at 17:26:31</p> <p><b>13.3mph</b> @ 17:26:32 (1s)</p> <p><b>14.6mph</b> @ 17:26:32 (3s)</p> <p><b>22.2mph</b> @ 17:26:38 (60s)</p> <p><b>25.3mph</b> @ 17:26:38 (300s)</p>	6033 / 22.3mph	<p><b>37.7mph</b> at 17:25:42</p> <p><b>39.0mph</b> @ 17:25:42 (0.1s)</p> <p><b>35.3mph</b> @ 17:25:42 (1s)</p> <p><b>33.4mph</b> @ 17:25:43 (3s)</p> <p><b>31.5mph</b> @ 17:25:40 (60s)</p> <p><b>27.7mph</b> @ 17:25:40 (60s)</p> <p><b>24.2mph</b> @ 17:26:15 (300s)</p>	<p><b>11.9mph</b> at 17:26:17</p> <p><b>14.3mph</b> @ 17:25:58 (1s)</p> <p><b>15.7mph</b> @ 17:26:17 (3s)</p> <p><b>21.4mph</b> @ 17:26:39 (60s)</p> <p><b>24.0mph</b> @ 17:25:40 (300s)</p>	909 / 21.5mph	<p><b>32.0mph</b> at 17:26:39</p> <p><b>30.5mph</b> @ 17:26:39 (1s)</p> <p><b>33.6mph</b> @ 17:26:40 (3s)</p> <p><b>29.0mph</b> @ 17:25:40 (60s)</p> <p><b>25.7mph</b> @ 17:26:30 (300s)</p>	<p><b>16.2mph</b> at 17:26:03</p> <p><b>16.5mph</b> @ 17:26:03 (1s)</p> <p><b>17.5mph</b> @ 17:26:04 (3s)</p> <p><b>22.9mph</b> @ 17:26:39 (60s)</p> <p><b>25.5mph</b> @ 17:26:08 (300s)</p>	1455 / 23.0mph
<p>2022-01-29 12:25:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:24:40 PM EST to 2022-01-29 12:25:40 PM EST (60s)</b></p>	984.83mb	12.25V	20.2°F 95%	28.9°F	N (353°)	<p><b>45.3mph</b> at 17:25:34</p> <p><b>45.1mph</b> @ 17:25:34 (0.1s)</p> <p><b>43.0mph</b> @ 17:25:35 (1s)</p> <p><b>40.6mph</b> @ 17:25:37 (3s)</p> <p><b>29.5mph</b> @ 17:25:38 (60s)</p> <p><b>25.3mph</b> @ 17:25:39 (300s)</p>	<p><b>11.7mph</b> at 17:24:58</p> <p><b>12.9mph</b> @ 17:24:58 (1s)</p> <p><b>17.3mph</b> @ 17:25:00 (3s)</p> <p><b>26.2mph</b> @ 17:25:01 (60s)</p> <p><b>24.2mph</b> @ 17:24:41 (300s)</p>	8005 / 29.4mph	<p><b>44.1mph</b> at 17:25:35</p> <p><b>46.9mph</b> @ 17:25:34 (NoQC)</p> <p><b>41.9mph</b> @ 17:25:35 (0.1s)</p> <p><b>39.9mph</b> @ 17:25:35 (1s)</p> <p><b>38.4mph</b> @ 17:25:37 (3s)</p> <p><b>27.9mph</b> @ 17:25:38 (60s)</p> <p><b>24.0mph</b> @ 17:25:39 (300s)</p>	<p><b>9.8mph</b> at 17:24:58</p> <p><b>10.9mph</b> @ 17:24:59 (1s)</p> <p><b>12.2mph</b> @ 17:25:00 (3s)</p> <p><b>24.7mph</b> @ 17:25:01 (60s)</p> <p><b>22.9mph</b> @ 17:24:42 (300s)</p>	1181 / 27.8mph	<p><b>41.6mph</b> at 17:25:35</p> <p><b>41.3mph</b> @ 17:25:35 (0.1s)</p> <p><b>40.0mph</b> @ 17:25:36 (1s)</p> <p><b>38.3mph</b> @ 17:25:37 (3s)</p> <p><b>29.0mph</b> @ 17:25:39 (60s)</p> <p><b>25.5mph</b> @ 17:25:39 (300s)</p>	<p><b>19.5mph</b> at 17:24:58</p> <p><b>20.2mph</b> @ 17:24:59 (1s)</p> <p><b>20.6mph</b> @ 17:25:01 (3s)</p> <p><b>26.6mph</b> @ 17:25:02 (60s)</p> <p><b>24.6mph</b> @ 17:24:42 (300s)</p>	1848 / 29.0mph
<p>2022-01-29 12:24:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:23:40 PM EST to 2022-01-29 12:24:40 PM EST (60s)</b></p>	984.67mb	12.24V	20.3°F 95%	28.9°F	N (353°)	<p><b>46.5mph</b> at 17:23:57</p> <p><b>46.3mph</b> @ 17:23:57 (0.1s)</p> <p><b>42.7mph</b> @ 17:23:57 (1s)</p> <p><b>40.1mph</b> @ 17:23:58 (3s)</p> <p><b>29.0mph</b> @ 17:24:25 (60s)</p> <p><b>24.4mph</b> @ 17:24:25 (300s)</p>	<p><b>10.4mph</b> at 17:24:09</p> <p><b>11.2mph</b> @ 17:24:09 (1s)</p> <p><b>13.6mph</b> @ 17:24:10 (3s)</p> <p><b>26.7mph</b> @ 17:23:42 (60s)</p> <p><b>23.5mph</b> @ 17:23:40 (300s)</p>	7667 / 28.2mph	<p><b>46.0mph</b> at 17:23:57</p> <p><b>50.1mph</b> @ 17:23:57 (NoQC)</p> <p><b>44.8mph</b> @ 17:23:57 (0.1s)</p> <p><b>41.2mph</b> @ 17:23:57 (1s)</p> <p><b>38.5mph</b> @ 17:23:58 (3s)</p> <p><b>27.9mph</b> @ 17:24:25 (60s)</p> <p><b>23.3mph</b> @ 17:24:25 (300s)</p>	<p><b>11.5mph</b> at 17:24:09</p> <p><b>12.7mph</b> @ 17:24:09 (1s)</p> <p><b>15.1mph</b> @ 17:24:10 (3s)</p> <p><b>25.4mph</b> @ 17:23:40 (60s)</p> <p><b>22.4mph</b> @ 17:23:40 (300s)</p>	1151 / 27.1mph	<p><b>41.4mph</b> at 17:23:55</p> <p><b>41.2mph</b> @ 17:23:55 (0.1s)</p> <p><b>39.9mph</b> @ 17:23:58 (1s)</p> <p><b>38.9mph</b> @ 17:23:58 (3s)</p> <p><b>29.6mph</b> @ 17:24:25 (60s)</p> <p><b>24.9mph</b> @ 17:24:25 (300s)</p>	<p><b>16.5mph</b> at 17:24:10</p> <p><b>16.7mph</b> @ 17:24:10 (1s)</p> <p><b>18.1mph</b> @ 17:24:11 (3s)</p> <p><b>27.2mph</b> @ 17:23:40 (60s)</p> <p><b>23.9mph</b> @ 17:23:40 (300s)</p>	1828 / 28.7mph
<p>2022-01-29 12:23:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:22:40 PM EST to 2022-01-29 12:23:40 PM EST (60s)</b></p>	984.90mb	12.29V	20.3°F 95%	28.9°F	N (354°)	<p><b>47.4mph</b> at 17:22:59</p> <p><b>47.1mph</b> @ 17:22:59 (0.1s)</p> <p><b>41.0mph</b> @ 17:22:59 (1s)</p> <p><b>36.2mph</b> @ 17:23:00 (3s)</p> <p><b>26.9mph</b> @ 17:23:35 (60s)</p> <p><b>23.5mph</b> @ 17:23:39 (300s)</p>	<p><b>12.1mph</b> at 17:23:22</p> <p><b>12.9mph</b> @ 17:23:22 (1s)</p> <p><b>14.9mph</b> @ 17:23:23 (3s)</p> <p><b>19.8mph</b> @ 17:22:40 (60s)</p> <p><b>22.4mph</b> @ 17:22:40 (300s)</p>	7296 / 26.8mph	<p><b>43.9mph</b> at 17:23:00</p> <p><b>46.5mph</b> @ 17:23:00 (NoQC)</p> <p><b>41.8mph</b> @ 17:23:00 (0.1s)</p> <p><b>40.4mph</b> @ 17:23:00 (1s)</p> <p><b>36.4mph</b> @ 17:23:00 (3s)</p> <p><b>25.6mph</b> @ 17:23:34 (60s)</p> <p><b>22.4mph</b> @ 17:23:39 (300s)</p>	<p><b>11.6mph</b> at 17:23:18</p> <p><b>13.1mph</b> @ 17:23:18 (1s)</p> <p><b>14.5mph</b> @ 17:23:20 (3s)</p> <p><b>18.7mph</b> @ 17:22:44 (60s)</p> <p><b>21.2mph</b> @ 17:22:40 (300s)</p>	1077 / 25.4mph	<p><b>41.9mph</b> at 17:23:00</p> <p><b>41.6mph</b> @ 17:23:00 (0.1s)</p> <p><b>40.5mph</b> @ 17:23:00 (1s)</p> <p><b>36.5mph</b> @ 17:23:01 (3s)</p> <p><b>27.4mph</b> @ 17:23:36 (60s)</p> <p><b>23.9mph</b> @ 17:23:39 (300s)</p>	<p><b>16.1mph</b> at 17:23:22</p> <p><b>16.5mph</b> @ 17:23:22 (1s)</p> <p><b>17.2mph</b> @ 17:23:23 (3s)</p> <p><b>20.0mph</b> @ 17:22:40 (60s)</p> <p><b>22.7mph</b> @ 17:22:40 (300s)</p>	1730 / 27.2mph

2022-01-29 12:22:51 PM EST	985.05mb	12.27V	20.4°F 95%	28.9°F	N (357°)	40.9mph at 17:22:37 40.6mph @ 17:22:37 (0.1s) 37.0mph @ 17:22:38 (1s) 35.0mph @ 17:22:38 (3s) 22.4mph @ 17:21:42 (60s) 23.3mph @ 17:21:51 (300s)	9.1mph at 17:22:12 9.5mph @ 17:22:12 (1s) 10.6mph @ 17:22:13 (3s) 19.7mph @ 17:22:35 (60s) 22.2mph @ 17:22:35 (300s)	5384 / 19.9mph	38.2mph at 17:22:38 43.9mph @ 17:22:38 (NoQC) 39.2mph @ 17:22:38 (0.1s) 35.5mph @ 17:22:38 (1s) 33.0mph @ 17:22:38 (3s) 21.3mph @ 17:21:42 (60s) 22.2mph @ 17:21:52 (300s)	7.6mph at 17:22:13 8.1mph @ 17:22:13 (1s) 8.8mph @ 17:22:14 (3s) 18.5mph @ 17:22:36 (60s) 21.1mph @ 17:22:34 (300s)	794 / 18.8mph	36.5mph at 17:22:38 35.8mph @ 17:22:39 (1s) 33.8mph @ 17:22:39 (3s) 22.9mph @ 17:21:42 (60s) 23.7mph @ 17:21:51 (300s)	11.6mph at 17:22:12 11.9mph @ 17:22:13 (1s) 12.2mph @ 17:22:14 (3s) 19.8mph @ 17:22:37 (60s) 22.6mph @ 17:22:36 (300s)	1263 / 20.1mph
2022-01-29 12:21:51 PM EST						38.7mph at 17:21:35 38.5mph @ 17:21:35 (0.1s) 35.5mph @ 17:21:35 (1s) 32.0mph @ 17:21:37 (3s) 23.8mph @ 17:20:49 (60s) 23.9mph @ 17:20:40 (300s)	9.7mph at 17:21:10 10.4mph @ 17:21:10 (1s) 11.3mph @ 17:21:11 (3s) 20.5mph @ 17:21:31 (60s) 23.1mph @ 17:21:33 (300s)	6017 / 22.2mph	38.3mph at 17:20:43 41.8mph @ 17:21:32 (NoQC) 37.8mph @ 17:20:43 (0.1s) 33.9mph @ 17:20:43 (1s) 31.3mph @ 17:21:37 (3s) 22.9mph @ 17:20:46 (60s) 22.8mph @ 17:20:40 (300s)	8.1mph at 17:21:10 8.9mph @ 17:21:10 (1s) 10.3mph @ 17:21:11 (3s) 19.6mph @ 17:21:31 (60s) 21.9mph @ 17:21:34 (300s)	888 / 21.0mph	32.8mph at 17:20:45 31.6mph @ 17:21:35 (1s) 30.9mph @ 17:20:37 (3s) 24.7mph @ 17:20:49 (60s) 24.2mph @ 17:20:40 (300s)	13.7mph at 17:21:11 14.0mph @ 17:21:11 (1s) 14.8mph @ 17:21:12 (3s) 21.4mph @ 17:21:31 (60s) 23.5mph @ 17:21:34 (300s)	1429 / 22.6mph
2022-01-29 12:20:51 PM EST						38.1mph at 17:20:18 38.0mph @ 17:20:18 (0.1s) 35.8mph @ 17:20:18 (1s) 32.0mph @ 17:20:20 (3s) 26.5mph @ 17:20:18 (60s) 24.6mph @ 17:19:55 (300s)	12.9mph at 17:20:28 14.0mph @ 17:20:35 (1s) 16.2mph @ 17:20:35 (3s) 23.8mph @ 17:20:39 (60s) 23.9mph @ 17:20:39 (300s)	6457 / 23.8mph	37.4mph at 17:20:18 39.7mph @ 17:20:17 (NoQC) 35.8mph @ 17:20:17 (0.1s) 34.4mph @ 17:20:18 (1s) 30.5mph @ 17:20:20 (3s) 25.4mph @ 17:20:25 (60s) 23.4mph @ 17:19:55 (300s)	10.7mph at 17:20:39 13.4mph @ 17:19:46 (1s) 15.4mph @ 17:19:46 (3s) 22.8mph @ 17:20:39 (60s) 22.8mph @ 17:20:39 (300s)	970 / 22.9mph	34.9mph at 17:20:18 34.1mph @ 17:20:19 (1s) 32.0mph @ 17:20:20 (3s) 26.9mph @ 17:20:18 (60s) 24.8mph @ 17:19:57 (300s)	17.8mph at 17:19:46 18.5mph @ 17:19:46 (1s) 19.1mph @ 17:20:35 (3s) 24.7mph @ 17:20:39 (60s) 24.2mph @ 17:20:39 (300s)	1565 / 24.7mph
2022-01-29 12:19:51 PM EST						46.0mph at 17:19:19 45.5mph @ 17:19:19 (0.1s) 42.7mph @ 17:19:19 (1s) 36.2mph @ 17:19:21 (3s) 25.0mph @ 17:19:39 (60s) 24.2mph @ 17:19:39 (300s)	15.5mph at 17:19:24 16.4mph @ 17:19:24 (1s) 18.5mph @ 17:18:42 (3s) 20.7mph @ 17:18:52 (60s) 22.5mph @ 17:18:42 (300s)	6808 / 25.1mph	40.0mph at 17:19:19 46.1mph @ 17:19:01 (NoQC) 40.9mph @ 17:19:01 (0.1s) 38.5mph @ 17:19:28 (1s) 35.5mph @ 17:19:30 (3s) 23.9mph @ 17:19:40 (60s) 23.1mph @ 17:19:40 (300s)	11.0mph at 17:18:58 13.3mph @ 17:18:58 (1s) 15.5mph @ 17:18:59 (3s) 19.8mph @ 17:18:40 (60s) 21.4mph @ 17:18:41 (300s)	1014 / 23.9mph	40.9mph at 17:19:19 40.5mph @ 17:19:19 (0.1s) 38.8mph @ 17:19:20 (1s) 34.3mph @ 17:19:21 (3s) 24.9mph @ 17:19:39 (60s) 24.4mph @ 17:19:40 (300s)	17.4mph at 17:18:45 17.8mph @ 17:18:46 (1s) 18.7mph @ 17:18:46 (3s) 21.2mph @ 17:18:53 (60s) 22.9mph @ 17:18:41 (300s)	1580 / 24.9mph
2022-01-29 12:18:51 PM EST						33.4mph at 17:18:13 33.2mph @ 17:18:13 (0.1s) 31.1mph @ 17:18:13 (1s) 29.8mph @ 17:18:14 (3s) 24.4mph @ 17:17:50 (60s) 22.6mph @ 17:18:29 (300s)	11.6mph at 17:17:56 12.1mph @ 17:17:57 (1s) 14.0mph @ 17:18:35 (3s) 20.7mph @ 17:18:38 (60s) 22.3mph @ 17:18:05 (300s)	5648 / 20.9mph	35.3mph at 17:18:12 38.4mph @ 17:18:13 (NoQC) 34.6mph @ 17:18:13 (0.1s) 33.7mph @ 17:18:13 (1s) 31.4mph @ 17:18:14 (3s) 23.1mph @ 17:17:50 (60s) 21.6mph @ 17:18:30 (300s)	10.4mph at 17:18:33 12.4mph @ 17:18:33 (1s) 12.9mph @ 17:18:00 (3s) 19.7mph @ 17:18:38 (60s) 21.4mph @ 17:18:06 (300s)	837 / 19.8mph	30.5mph at 17:18:13 29.9mph @ 17:18:13 (1s) 29.0mph @ 17:18:14 (3s) 24.5mph @ 17:17:50 (60s) 23.1mph @ 17:18:30 (300s)	15.4mph at 17:18:01 15.7mph @ 17:17:59 (1s) 16.2mph @ 17:18:00 (3s) 21.2mph @ 17:18:39 (60s) 22.9mph @ 17:18:06 (300s)	1339 / 21.2mph

2022-01-29 12:17:51 PM EST	985.22mb	12.22V	20.5°F 96%	28.9°F	NNW (348°)	41.6mph at 17:16:57 41.4mph @ 17:16:57 (0.1s) 37.0mph @ 17:16:58 (1s) 34.6mph @ 17:16:59 (3s) 25.7mph @ 17:16:40 (60s) 22.6mph @ 17:17:00 (300s)	12.6mph at 17:16:49 14.1mph @ 17:16:50 (1s) 15.7mph @ 17:16:49 (3s) 23.6mph @ 17:16:49 (60s) 22.2mph @ 17:17:15 (300s)	6557 / 24.1mph	40.2mph at 17:17:23 40.6mph @ 17:17:23 (NoQC) 36.8mph @ 17:17:23 (0.1s) 34.5mph @ 17:16:58 (1s) 31.6mph @ 17:16:59 (3s) 24.5mph @ 17:16:40 (60s) 21.5mph @ 17:17:40 (300s)	11.2mph at 17:16:49 12.7mph @ 17:16:50 (1s) 14.7mph @ 17:16:50 (3s) 22.4mph @ 17:16:50 (60s) 21.1mph @ 17:17:15 (300s)	974 / 23.0mph	36.1mph at 17:16:57 34.4mph @ 17:16:58 (1s) 32.9mph @ 17:17:00 (3s) 25.9mph @ 17:16:40 (60s) 23.0mph @ 17:17:39 (300s)	15.8mph at 17:16:49 16.7mph @ 17:16:50 (1s) 17.8mph @ 17:16:50 (3s) 23.9mph @ 17:16:50 (60s) 22.6mph @ 17:17:15 (300s)	1551 / 24.5mph
2022-01-29 12:16:51 PM EST						42.3mph at 17:16:30 42.1mph @ 17:16:31 (0.1s) 40.2mph @ 17:16:31 (1s) 38.0mph @ 17:16:33 (3s) 28.2mph @ 17:15:56 (60s) 23.3mph @ 17:15:57 (300s)	15.0mph at 17:16:38 16.3mph @ 17:16:02 (1s) 17.2mph @ 17:16:02 (3s) 25.1mph @ 17:15:40 (60s) 22.5mph @ 17:16:39 (300s)	6987 / 25.7mph	39.5mph at 17:15:47 46.4mph @ 17:15:42 (NoQC) 41.3mph @ 17:15:41 (0.1s) 40.7mph @ 17:15:42 (1s) 36.9mph @ 17:15:43 (3s) 26.8mph @ 17:15:49 (60s) 22.2mph @ 17:15:56 (300s)	12.1mph at 17:15:59 13.9mph @ 17:16:00 (1s) 16.6mph @ 17:16:02 (3s) 24.2mph @ 17:15:40 (60s) 21.4mph @ 17:16:40 (300s)	1044 / 24.6mph	38.1mph at 17:16:31 37.8mph @ 17:16:31 (0.1s) 37.1mph @ 17:15:42 (1s) 35.8mph @ 17:15:44 (3s) 28.6mph @ 17:15:57 (60s) 23.7mph @ 17:15:57 (300s)	17.4mph at 17:16:02 17.6mph @ 17:16:02 (1s) 18.3mph @ 17:16:02 (3s) 25.6mph @ 17:15:40 (60s) 23.0mph @ 17:16:39 (300s)	1648 / 26.0mph
2022-01-29 12:15:51 PM EST						52.9mph at 17:15:04 52.5mph @ 17:15:04 (0.1s) 46.1mph @ 17:15:04 (1s) 41.0mph @ 17:15:06 (3s) 25.1mph @ 17:15:39 (60s) 22.9mph @ 17:15:39 (300s)	8.0mph at 17:14:41 8.2mph @ 17:14:41 (1s) 9.0mph @ 17:14:41 (3s) 16.0mph @ 17:14:45 (60s) 21.5mph @ 17:14:44 (300s)	6818 / 25.1mph	46.0mph at 17:15:04 49.1mph @ 17:15:03 (NoQC) 44.1mph @ 17:15:04 (0.1s) 41.6mph @ 17:15:05 (1s) 39.0mph @ 17:15:06 (3s) 24.1mph @ 17:15:39 (60s) 21.9mph @ 17:15:39 (300s)	6.9mph at 17:14:40 7.6mph @ 17:14:41 (1s) 8.2mph @ 17:14:41 (3s) 15.0mph @ 17:14:45 (60s) 20.5mph @ 17:14:45 (300s)	1024 / 24.2mph	44.0mph at 17:15:04 43.6mph @ 17:15:04 (0.1s) 42.7mph @ 17:15:05 (1s) 40.3mph @ 17:15:06 (3s) 25.6mph @ 17:15:40 (60s) 23.4mph @ 17:15:40 (300s)	9.9mph at 17:14:41 10.0mph @ 17:14:42 (1s) 10.6mph @ 17:14:42 (3s) 16.9mph @ 17:14:47 (60s) 21.8mph @ 17:14:45 (300s)	1626 / 25.6mph
2022-01-29 12:14:51 PM EST						31.8mph at 17:14:02 31.5mph @ 17:14:02 (0.1s) 26.7mph @ 17:14:03 (1s) 24.2mph @ 17:14:00 (3s) 21.2mph @ 17:13:42 (60s) 21.9mph @ 17:14:08 (300s)	8.0mph at 17:14:10 8.6mph @ 17:14:10 (1s) 9.8mph @ 17:14:11 (3s) 16.6mph @ 17:14:39 (60s) 21.5mph @ 17:14:39 (300s)	4477 / 16.6mph	27.4mph at 17:14:03 30.5mph @ 17:14:02 (NoQC) 25.9mph @ 17:14:03 (1s) 21.9mph @ 17:14:00 (3s) 20.5mph @ 17:13:46 (60s) 21.0mph @ 17:14:07 (300s)	6.7mph at 17:14:10 8.1mph @ 17:14:10 (1s) 9.7mph @ 17:14:11 (3s) 15.8mph @ 17:14:39 (60s) 20.6mph @ 17:14:39 (300s)	667 / 15.9mph	25.4mph at 17:13:59 24.7mph @ 17:13:59 (1s) 23.4mph @ 17:14:01 (3s) 21.5mph @ 17:13:46 (60s) 22.1mph @ 17:14:09 (300s)	11.2mph at 17:14:39 11.6mph @ 17:14:39 (1s) 12.7mph @ 17:14:39 (3s) 17.5mph @ 17:14:39 (60s) 21.9mph @ 17:14:39 (300s)	1101 / 17.6mph
2022-01-29 12:13:51 PM EST						35.1mph at 17:12:58 35.1mph @ 17:12:58 (0.1s) 32.0mph @ 17:12:59 (1s) 28.4mph @ 17:13:14 (3s) 24.0mph @ 17:12:40 (60s) 21.7mph @ 17:13:23 (300s)	8.3mph at 17:13:27 8.5mph @ 17:13:27 (1s) 10.1mph @ 17:13:28 (3s) 20.2mph @ 17:13:30 (60s) 20.9mph @ 17:12:54 (300s)	5698 / 21.0mph	33.4mph at 17:12:47 35.6mph @ 17:12:58 (NoQC) 32.6mph @ 17:12:58 (0.1s) 29.0mph @ 17:12:47 (1s) 27.4mph @ 17:13:15 (3s) 22.5mph @ 17:12:40 (60s) 20.7mph @ 17:13:26 (300s)	9.4mph at 17:13:30 11.0mph @ 17:12:41 (1s) 11.3mph @ 17:12:42 (3s) 19.0mph @ 17:13:12 (60s) 20.0mph @ 17:12:51 (300s)	853 / 20.2mph	28.2mph at 17:13:16 27.6mph @ 17:13:16 (1s) 27.3mph @ 17:13:16 (3s) 24.4mph @ 17:12:40 (60s) 21.9mph @ 17:13:40 (300s)	13.9mph at 17:12:41 14.1mph @ 17:12:41 (1s) 14.6mph @ 17:12:42 (3s) 20.4mph @ 17:13:14 (60s) 21.2mph @ 17:12:56 (300s)	1344 / 21.3mph
2022-01-29 12:12:51 PM EST	43.4mph at 17:12:02 43.2mph @ 17:12:02 (0.1s) 40.8mph @ 17:12:03 (1s) 39.0mph @ 17:11:40 (3s) 29.5mph @ 17:12:09 (60s) 21.7mph @ 17:12:22 (300s)	11.6mph at 17:12:39 13.0mph @ 17:12:39 (1s) 14.4mph @ 17:11:55 (3s) 24.1mph @ 17:12:39 (60s) 20.8mph @ 17:11:42 (300s)	6536 / 24.1mph	43.7mph at 17:12:03 46.4mph @ 17:12:02 (NoQC) 41.6mph @ 17:12:02 (0.1s) 39.2mph @ 17:11:40 (3s) 37.3mph @ 17:11:40 (60s) 28.0mph @ 17:12:09 (60s) 20.8mph @ 17:12:22 (300s)	9.6mph at 17:11:55 11.4mph @ 17:12:39 (1s) 13.7mph @ 17:11:55 (3s) 22.6mph @ 17:12:39 (60s) 20.0mph @ 17:11:50 (300s)	958 / 22.6mph	38.0mph at 17:12:02 37.7mph @ 17:12:02 (0.1s) 40.2mph @ 17:11:40 (1s) 38.2mph @ 17:11:40 (3s) 29.6mph @ 17:12:09 (60s) 21.9mph @ 17:12:22 (300s)	14.4mph at 17:11:55 14.9mph @ 17:11:55 (1s) 16.2mph @ 17:11:56 (3s) 24.4mph @ 17:12:39 (60s) 21.2mph @ 17:11:56 (300s)	1548 / 24.4mph					

<p>2022-01-29 12:11:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:10:40 PM EST to 2022-01-29 12:11:40 PM EST (60s)</b></p>	984.97mb	12.18V	20.5°F 96%	28.9°F	<b>NNW (348°)</b>	<p><b>52.2mph</b> at 17:11:35 <b>51.9mph</b> @ 17:11:35 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 17:11:35 (1s) <b>40.7mph</b> @ 17:11:12 (3s) <b>27.8mph</b> @ 17:11:39 (60s) <b>20.8mph</b> @ 17:11:39 (300s)</p>	<p><b>12.8mph</b> at 17:11:20 <b>13.7mph</b> @ 17:10:51 (1s) <b>12.3mph</b> @ 17:10:40 (3s) <b>17.9mph</b> @ 17:10:40 (3s) <b>19.5mph</b> @ 17:10:44 (300s)</p>	<p>7586 / 27.9mph</p>	<p><b>49.9mph</b> at 17:11:10 <b>55.4mph</b> @ 17:11:10 (NoQC) <b>50.0mph</b> @ 17:11:10 (0.1s) <b>46.3mph</b> @ 17:11:10 (1s) <b>39.6mph</b> @ 17:11:12 (3s) <b>26.7mph</b> @ 17:11:39 (60s) <b>20.0mph</b> @ 17:11:39 (300s)</p>	<p><b>9.4mph</b> at 17:10:55 <b>11.6mph</b> @ 17:10:55 (1s) <b>11.5mph</b> @ 17:10:40 (3s) <b>17.5mph</b> @ 17:10:40 (60s) <b>18.7mph</b> @ 17:10:43 (300s)</p>	<p>1137 / 26.8mph</p>	<p><b>45.9mph</b> at 17:11:35 <b>45.7mph</b> @ 17:11:35 (0.1s) <b>44.2mph</b> @ 17:11:36 (1s) <b>40.4mph</b> @ 17:11:13 (3s) <b>27.8mph</b> @ 17:11:40 (60s) <b>21.2mph</b> @ 17:11:40 (300s)</p>	<p><b>15.0mph</b> at 17:10:55 <b>13.7mph</b> @ 17:10:40 (1s) <b>12.3mph</b> @ 17:10:40 (3s) <b>18.3mph</b> @ 17:10:40 (60s) <b>19.9mph</b> @ 17:10:44 (300s)</p>	<p>1772 / 27.9mph</p>
<p>2022-01-29 12:10:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:09:39 PM EST to 2022-01-29 12:10:39 PM EST (60s)</b></p>	985.61mb	12.17V	20.5°F 96%	28.9°F	<b>N (349°)</b>	<p><b>33.5mph</b> at 17:10:22 <b>33.4mph</b> @ 17:10:22 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 17:10:22 (1s) <b>29.8mph</b> @ 17:10:24 (3s) <b>18.2mph</b> @ 17:10:30 (60s) <b>21.2mph</b> @ 17:09:39 (300s)</p>	<p><b>7.7mph</b> at 17:09:40 <b>7.9mph</b> @ 17:09:41 (1s) <b>9.8mph</b> @ 17:09:41 (3s) <b>16.5mph</b> @ 17:09:59 (60s) <b>19.5mph</b> @ 17:10:17 (300s)</p>	<p>4825 / 17.9mph</p>	<p><b>32.6mph</b> at 17:10:22 <b>35.4mph</b> @ 17:10:22 (NoQC) <b>32.0mph</b> @ 17:10:22 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 17:10:22 (1s) <b>29.5mph</b> @ 17:10:23 (3s) <b>18.1mph</b> @ 17:10:30 (60s) <b>20.3mph</b> @ 17:09:39 (300s)</p>	<p><b>7.2mph</b> at 17:10:37 <b>7.6mph</b> @ 17:10:37 (1s) <b>8.4mph</b> @ 17:10:37 (3s) <b>16.2mph</b> @ 17:09:59 (60s) <b>18.7mph</b> @ 17:10:14 (300s)</p>	<p>740 / 17.6mph</p>	<p><b>29.6mph</b> at 17:10:23 <b>29.0mph</b> @ 17:10:23 (1s) <b>28.5mph</b> @ 17:10:24 (3s) <b>18.7mph</b> @ 17:10:31 (60s) <b>21.7mph</b> @ 17:09:39 (300s)</p>	<p><b>10.7mph</b> at 17:09:48 <b>11.0mph</b> @ 17:09:48 (1s) <b>11.6mph</b> @ 17:09:48 (3s) <b>17.0mph</b> @ 17:09:59 (60s) <b>20.0mph</b> @ 17:10:17 (300s)</p>	<p>1148 / 18.3mph</p>
<p>2022-01-29 12:09:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:08:39 PM EST to 2022-01-29 12:09:39 PM EST (60s)</b></p>	985.53mb	12.16V	20.4°F 96%	28.9°F	<b>N (356°)</b>	<p><b>31.5mph</b> at 17:08:56 <b>31.5mph</b> @ 17:08:56 (0.1s) <b>28.9mph</b> @ 17:08:56 (1s) <b>25.7mph</b> @ 17:08:57 (3s) <b>18.9mph</b> @ 17:08:39 (60s) <b>22.7mph</b> @ 17:08:39 (300s)</p>	<p><b>8.7mph</b> at 17:09:04 <b>9.0mph</b> @ 17:09:05 (1s) <b>9.8mph</b> @ 17:09:05 (3s) <b>15.7mph</b> @ 17:08:53 (60s) <b>21.2mph</b> @ 17:08:38 (300s)</p>	<p>4689 / 17.4mph</p>	<p><b>28.5mph</b> at 17:08:56 <b>33.1mph</b> @ 17:08:56 (NoQC) <b>30.2mph</b> @ 17:08:56 (0.1s) <b>27.7mph</b> @ 17:08:56 (1s) <b>24.9mph</b> @ 17:08:58 (3s) <b>18.1mph</b> @ 17:08:39 (60s) <b>21.7mph</b> @ 17:08:39 (300s)</p>	<p><b>8.5mph</b> at 17:08:51 <b>9.6mph</b> @ 17:09:05 (1s) <b>10.7mph</b> @ 17:09:05 (3s) <b>14.8mph</b> @ 17:08:53 (60s) <b>20.3mph</b> @ 17:09:38 (300s)</p>	<p>703 / 16.7mph</p>	<p><b>27.1mph</b> at 17:08:56 <b>26.4mph</b> @ 17:08:57 (1s) <b>24.7mph</b> @ 17:08:58 (3s) <b>19.4mph</b> @ 17:08:39 (60s) <b>23.2mph</b> @ 17:08:39 (300s)</p>	<p><b>11.8mph</b> at 17:09:05 <b>11.8mph</b> @ 17:08:47 (1s) <b>12.7mph</b> @ 17:08:47 (3s) <b>16.3mph</b> @ 17:08:54 (60s) <b>21.7mph</b> @ 17:09:38 (300s)</p>	<p>1118 / 17.8mph</p>
<p>2022-01-29 12:08:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:07:39 PM EST to 2022-01-29 12:08:39 PM EST (60s)</b></p>	985.58mb	12.16V	20.4°F 95%	29.0°F	<b>N (354°)</b>	<p><b>39.4mph</b> at 17:07:43 <b>39.2mph</b> @ 17:07:43 (0.1s) <b>35.7mph</b> @ 17:07:44 (1s) <b>34.1mph</b> @ 17:07:46 (3s) <b>23.1mph</b> @ 17:07:55 (60s) <b>23.3mph</b> @ 17:07:58 (300s)</p>	<p><b>8.2mph</b> at 17:08:15 <b>8.4mph</b> @ 17:08:16 (1s) <b>8.8mph</b> @ 17:08:16 (3s) <b>18.9mph</b> @ 17:08:38 (60s) <b>22.7mph</b> @ 17:08:38 (300s)</p>	<p>5118 / 19.0mph</p>	<p><b>36.7mph</b> at 17:07:45 <b>40.0mph</b> @ 17:07:44 (NoQC) <b>36.1mph</b> @ 17:07:44 (0.1s) <b>35.8mph</b> @ 17:07:44 (1s) <b>34.1mph</b> @ 17:07:46 (3s) <b>22.1mph</b> @ 17:07:53 (60s) <b>22.4mph</b> @ 17:07:56 (300s)</p>	<p><b>7.9mph</b> at 17:08:13 <b>8.5mph</b> @ 17:08:14 (1s) <b>9.4mph</b> @ 17:08:15 (3s) <b>18.1mph</b> @ 17:08:38 (60s) <b>21.7mph</b> @ 17:08:38 (300s)</p>	<p>765 / 18.1mph</p>	<p><b>33.6mph</b> at 17:07:45 <b>32.9mph</b> @ 17:07:45 (1s) <b>32.6mph</b> @ 17:07:47 (3s) <b>23.6mph</b> @ 17:07:57 (60s) <b>23.9mph</b> @ 17:07:58 (300s)</p>	<p><b>12.0mph</b> at 17:08:01 <b>12.2mph</b> @ 17:08:01 (1s) <b>12.4mph</b> @ 17:08:17 (3s) <b>19.4mph</b> @ 17:08:38 (60s) <b>23.2mph</b> @ 17:08:38 (300s)</p>	<p>1222 / 19.4mph</p>
<p>2022-01-29 12:07:51 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 12:06:39 PM EST to 2022-01-29 12:07:39 PM EST (60s)</b></p>	984.85mb	12.15V	20.4°F 95%	29.0°F	<b>N (354°)</b>	<p><b>38.8mph</b> at 17:07:25 <b>38.6mph</b> @ 17:07:25 (0.1s) <b>35.4mph</b> @ 17:07:26 (1s) <b>32.5mph</b> @ 17:06:39 (3s) <b>22.9mph</b> @ 17:07:32 (60s) <b>23.5mph</b> @ 17:06:44 (300s)</p>	<p><b>10.0mph</b> at 17:07:02 <b>10.4mph</b> @ 17:07:03 (1s) <b>10.9mph</b> @ 17:07:04 (3s) <b>21.5mph</b> @ 17:07:04 (60s) <b>22.8mph</b> @ 17:07:12 (300s)</p>	<p>5946 / 21.9mph</p>	<p><b>36.0mph</b> at 17:07:26 <b>39.3mph</b> @ 17:07:25 (NoQC) <b>35.6mph</b> @ 17:07:25 (0.1s) <b>34.1mph</b> @ 17:07:26 (1s) <b>32.6mph</b> @ 17:06:39 (3s) <b>22.2mph</b> @ 17:07:32 (60s) <b>22.7mph</b> @ 17:06:45 (300s)</p>	<p><b>8.8mph</b> at 17:07:01 <b>9.6mph</b> @ 17:07:01 (1s) <b>11.2mph</b> @ 17:07:03 (3s) <b>20.7mph</b> @ 17:06:42 (60s) <b>21.9mph</b> @ 17:07:12 (300s)</p>	<p>882 / 20.9mph</p>	<p><b>34.0mph</b> at 17:07:26 <b>33.3mph</b> @ 17:07:26 (1s) <b>34.5mph</b> @ 17:06:39 (3s) <b>23.9mph</b> @ 17:07:32 (60s) <b>24.0mph</b> @ 17:06:44 (300s)</p>	<p><b>14.0mph</b> at 17:07:02 <b>14.4mph</b> @ 17:07:03 (1s) <b>15.3mph</b> @ 17:07:04 (3s) <b>21.9mph</b> @ 17:06:43 (60s) <b>23.4mph</b> @ 17:07:13 (300s)</p>	<p>1441 / 22.8mph</p>

2022-01-29 12:06:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:05:39 PM EST to 2022-01-29 12:06:39 PM EST (60s)</b>	984.83mb	12.15V	20.5°F 95%	29.0°F	<b>N (358°)</b>	<b>44.1mph</b> at 17:06:35 <b>43.7mph</b> @ 17:06:35 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 17:06:35 (1s) <b>38.0mph</b> @ 17:06:36 (3s) <b>26.5mph</b> @ 17:05:42 (60s) <b>23.4mph</b> @ 17:06:27 (300s)	<b>9.8mph</b> at 17:05:45 <b>11.0mph</b> @ 17:05:46 (1s) <b>12.3mph</b> @ 17:05:47 (3s) <b>19.3mph</b> @ 17:06:13 (60s) <b>23.0mph</b> @ 17:06:15 (300s)	5873 / 21.7mph	<b>41.7mph</b> at 17:06:35 <b>49.4mph</b> @ 17:06:35 (NoQC) <b>44.5mph</b> @ 17:06:35 (0.1s) <b>42.2mph</b> @ 17:06:35 (1s) <b>38.1mph</b> @ 17:06:37 (3s) <b>25.7mph</b> @ 17:05:42 (60s) <b>22.6mph</b> @ 17:06:28 (300s)	<b>8.8mph</b> at 17:05:45 <b>10.3mph</b> @ 17:05:52 (1s) <b>11.8mph</b> @ 17:05:54 (3s) <b>18.3mph</b> @ 17:06:14 (60s) <b>22.2mph</b> @ 17:06:14 (300s)	882 / 20.9mph	<b>40.2mph</b> at 17:06:35 <b>40.0mph</b> @ 17:06:35 (0.1s) <b>39.0mph</b> @ 17:06:36 (1s) <b>36.7mph</b> @ 17:06:37 (3s) <b>27.1mph</b> @ 17:05:42 (60s) <b>23.9mph</b> @ 17:06:28 (300s)	<b>13.3mph</b> at 17:05:49 <b>13.6mph</b> @ 17:05:50 (1s) <b>14.1mph</b> @ 17:05:51 (3s) <b>20.1mph</b> @ 17:06:15 (60s) <b>23.6mph</b> @ 17:06:16 (300s)	1388 / 22.0mph
2022-01-29 12:05:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:04:39 PM EST to 2022-01-29 12:05:39 PM EST (60s)</b>	985.42mb	12.15V	20.5°F 95%	29.0°F	<b>N (351°)</b>	<b>50.9mph</b> at 17:05:06 <b>50.4mph</b> @ 17:05:06 (0.1s) <b>46.5mph</b> @ 17:05:06 (1s) <b>44.5mph</b> @ 17:05:07 (3s) <b>28.2mph</b> @ 17:05:13 (60s) <b>23.1mph</b> @ 17:05:30 (300s)	<b>9.7mph</b> at 17:05:33 <b>10.4mph</b> @ 17:05:33 (1s) <b>12.4mph</b> @ 17:05:35 (3s) <b>24.4mph</b> @ 17:04:50 (60s) <b>22.1mph</b> @ 17:04:41 (300s)	7048 / 25.9mph	<b>53.4mph</b> at 17:05:07 <b>59.8mph</b> @ 17:05:07 (NoQC) <b>53.6mph</b> @ 17:05:07 (0.1s) <b>47.2mph</b> @ 17:05:06 (1s) <b>44.1mph</b> @ 17:05:08 (3s) <b>27.7mph</b> @ 17:05:13 (60s) <b>22.3mph</b> @ 17:05:14 (300s)	<b>10.3mph</b> at 17:05:33 <b>11.4mph</b> @ 17:05:34 (1s) <b>12.1mph</b> @ 17:05:35 (3s) <b>23.5mph</b> @ 17:04:50 (60s) <b>21.4mph</b> @ 17:04:41 (300s)	1066 / 25.1mph	<b>47.1mph</b> at 17:05:07 <b>46.6mph</b> @ 17:05:07 (0.1s) <b>44.7mph</b> @ 17:05:07 (1s) <b>43.3mph</b> @ 17:05:08 (3s) <b>28.9mph</b> @ 17:05:14 (60s) <b>23.7mph</b> @ 17:05:30 (300s)	<b>14.7mph</b> at 17:05:35 <b>14.9mph</b> @ 17:05:36 (1s) <b>15.4mph</b> @ 17:05:36 (3s) <b>25.2mph</b> @ 17:04:50 (60s) <b>22.7mph</b> @ 17:04:42 (300s)	1685 / 26.5mph
2022-01-29 12:04:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:03:39 PM EST to 2022-01-29 12:04:39 PM EST (60s)</b>	985.40mb	12.15V	20.6°F 96%	29.0°F	<b>N (351°)</b>	<b>42.3mph</b> at 17:04:33 <b>42.0mph</b> @ 17:04:33 (0.1s) <b>39.6mph</b> @ 17:04:34 (1s) <b>36.4mph</b> @ 17:04:35 (3s) <b>25.4mph</b> @ 17:04:20 (60s) <b>22.8mph</b> @ 17:03:54 (300s)	<b>10.8mph</b> at 17:04:28 <b>11.3mph</b> @ 17:04:29 (1s) <b>13.4mph</b> @ 17:04:30 (3s) <b>20.8mph</b> @ 17:03:44 (60s) <b>22.2mph</b> @ 17:04:30 (300s)	6778 / 24.9mph	<b>39.4mph</b> at 17:04:19 <b>46.6mph</b> @ 17:04:33 (NoQC) <b>41.8mph</b> @ 17:04:33 (0.1s) <b>39.5mph</b> @ 17:04:34 (1s) <b>34.6mph</b> @ 17:04:35 (3s) <b>24.6mph</b> @ 17:04:26 (60s) <b>22.1mph</b> @ 17:03:50 (300s)	<b>9.5mph</b> at 17:04:12 <b>10.4mph</b> @ 17:04:12 (1s) <b>12.9mph</b> @ 17:04:13 (3s) <b>20.3mph</b> @ 17:03:44 (60s) <b>21.4mph</b> @ 17:04:30 (300s)	1012 / 23.9mph	<b>37.5mph</b> at 17:04:34 <b>36.7mph</b> @ 17:04:34 (1s) <b>35.1mph</b> @ 17:04:35 (3s) <b>25.9mph</b> @ 17:04:26 (60s) <b>23.2mph</b> @ 17:03:55 (300s)	<b>15.7mph</b> at 17:04:29 <b>16.0mph</b> @ 17:04:30 (1s) <b>17.1mph</b> @ 17:04:30 (3s) <b>21.3mph</b> @ 17:03:45 (60s) <b>22.7mph</b> @ 17:04:31 (300s)	1619 / 25.5mph
2022-01-29 12:03:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:02:39 PM EST to 2022-01-29 12:03:39 PM EST (60s)</b>	985.41mb	12.15V	20.6°F 96%	29.1°F	<b>N (353°)</b>	<b>37.3mph</b> at 17:03:32 <b>37.1mph</b> @ 17:03:32 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 17:03:32 (1s) <b>32.3mph</b> @ 17:03:34 (3s) <b>24.0mph</b> @ 17:02:48 (60s) <b>23.0mph</b> @ 17:02:53 (300s)	<b>9.3mph</b> at 17:02:55 <b>10.0mph</b> @ 17:02:55 (1s) <b>12.0mph</b> @ 17:03:08 (3s) <b>19.5mph</b> @ 17:03:15 (60s) <b>22.4mph</b> @ 17:03:16 (300s)	5705 / 21.1mph	<b>36.2mph</b> at 17:03:33 <b>40.9mph</b> @ 17:03:32 (NoQC) <b>37.1mph</b> @ 17:03:32 (0.1s) <b>34.3mph</b> @ 17:03:32 (1s) <b>32.7mph</b> @ 17:03:34 (3s) <b>23.4mph</b> @ 17:02:49 (60s) <b>22.3mph</b> @ 17:02:53 (300s)	<b>8.7mph</b> at 17:02:55 <b>9.7mph</b> @ 17:02:55 (1s) <b>11.7mph</b> @ 17:03:09 (3s) <b>18.8mph</b> @ 17:03:15 (60s) <b>21.6mph</b> @ 17:03:19 (300s)	870 / 20.6mph	<b>35.3mph</b> at 17:03:32 <b>34.0mph</b> @ 17:03:32 (1s) <b>32.5mph</b> @ 17:03:34 (3s) <b>24.6mph</b> @ 17:02:48 (60s) <b>23.5mph</b> @ 17:02:54 (300s)	<b>12.8mph</b> at 17:03:08 <b>13.0mph</b> @ 17:03:08 (1s) <b>13.3mph</b> @ 17:03:10 (3s) <b>20.2mph</b> @ 17:03:16 (60s) <b>22.9mph</b> @ 17:03:20 (300s)	1366 / 21.6mph
2022-01-29 12:02:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:01:39 PM EST to 2022-01-29 12:02:39 PM EST (60s)</b>	985.14mb	12.15V	20.7°F 96%	29.1°F	<b>NNW (347°)</b>	<b>39.4mph</b> at 17:02:25 <b>39.2mph</b> @ 17:02:25 (0.1s) <b>37.9mph</b> @ 17:02:26 (1s) <b>34.1mph</b> @ 17:02:09 (3s) <b>24.0mph</b> @ 17:02:28 (60s) <b>22.8mph</b> @ 17:01:39 (300s)	<b>7.2mph</b> at 17:02:19 <b>7.5mph</b> @ 17:02:19 (1s) <b>8.1mph</b> @ 17:02:21 (3s) <b>20.1mph</b> @ 17:01:41 (60s) <b>22.4mph</b> @ 17:01:52 (300s)	6277 / 23.1mph	<b>39.9mph</b> at 17:01:52 <b>45.0mph</b> @ 17:01:52 (NoQC) <b>39.9mph</b> @ 17:01:52 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 17:01:53 (1s) <b>33.7mph</b> @ 17:01:55 (3s) <b>23.3mph</b> @ 17:02:29 (60s) <b>22.1mph</b> @ 17:01:39 (300s)	<b>6.4mph</b> at 17:02:20 <b>7.2mph</b> @ 17:02:20 (1s) <b>8.2mph</b> @ 17:02:21 (3s) <b>19.4mph</b> @ 17:01:41 (60s) <b>21.5mph</b> @ 17:01:52 (300s)	948 / 22.4mph	<b>35.0mph</b> at 17:01:53 <b>34.6mph</b> @ 17:01:53 (1s) <b>33.1mph</b> @ 17:01:55 (3s) <b>24.5mph</b> @ 17:02:29 (60s) <b>23.8mph</b> @ 17:01:39 (300s)	<b>10.7mph</b> at 17:02:21 <b>11.0mph</b> @ 17:02:21 (1s) <b>11.7mph</b> @ 17:02:22 (3s) <b>20.7mph</b> @ 17:01:42 (60s) <b>22.8mph</b> @ 17:01:52 (300s)	1505 / 23.8mph

2022-01-29 12:01:51 PM EST  <b>2022-01-29 12:00:39 PM EST to 2022-01-29 12:01:39 PM EST (60s)</b>	985.27mb	12.15V	20.6°F 96%	29.1°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>38.2mph</b> at 17:01:31 <b>37.9mph</b> @ 17:01:31 (0.1s) <b>35.7mph</b> @ 17:01:31 (1s) <b>33.8mph</b> @ 17:01:36 (3s) <b>21.7mph</b> @ 17:00:39 (60s) <b>22.9mph</b> @ 17:00:52 (300s)	<b>9.0mph</b> at 17:01:21 <b>9.3mph @</b> 17:01:21 (1s) <b>10.4mph</b> @ 17:01:22 (3s) <b>18.1mph</b> @ 17:01:25 (60s) <b>22.3mph</b> @ 17:01:27 (300s)	5484 / 20.3mph	<b>36.3mph</b> at 17:01:31 <b>40.4mph</b> @ 17:01:34 (NoQC) <b>36.5mph</b> @ 17:01:34 (0.1s) <b>35.2mph</b> @ 17:01:35 (1s) <b>33.9mph</b> @ 17:01:36 (3s) <b>21.0mph</b> @ 17:00:39 (60s) <b>22.1mph</b> @ 17:00:52 (300s)	<b>8.4mph</b> at 17:01:21 <b>9.4mph @</b> 17:01:21 (1s) <b>11.0mph</b> @ 17:01:22 (3s) <b>17.6mph</b> @ 17:01:24 (60s) <b>21.5mph</b> @ 17:01:27 (300s)	833 / 19.7mph	<b>33.7mph</b> at 17:01:31 <b>33.0mph</b> @ 17:01:31 (1s) <b>31.7mph</b> @ 17:01:36 (3s) <b>22.1mph</b> @ 17:00:39 (60s) <b>23.3mph</b> @ 17:00:52 (300s)	<b>12.3mph</b> at 17:01:22 <b>12.5mph</b> @ 17:01:22 (1s) <b>12.6mph</b> @ 17:01:23 (3s) <b>18.8mph</b> @ 17:01:27 (60s) <b>22.7mph</b> @ 17:01:27 (300s)	1309 / 20.8mph
2022-01-29 12:00:51 PM EST  <b>2022-01-29 11:59:39 AM EST to 2022-01-29 12:00:39 PM EST (60s)</b>	985.43mb	12.15V	20.7°F 95%	29.1°F	<b>N (353°)</b>	<b>39.0mph</b> at 16:59:52 <b>38.9mph</b> @ 16:59:52 (0.1s) <b>37.2mph</b> @ 16:59:53 (1s) <b>34.6mph</b> @ 16:59:54 (3s) <b>27.9mph</b> @ 16:59:54 (60s) <b>22.8mph</b> @ 17:00:18 (300s)	<b>11.2mph</b> at 17:00:36 <b>12.1mph</b> @ 17:00:36 (1s) <b>14.0mph</b> @ 17:00:37 (3s) <b>21.7mph</b> @ 17:00:38 (60s) <b>22.3mph</b> @ 16:59:51 (300s)	5873 / 21.7mph	<b>36.3mph</b> at 16:59:51 <b>40.5mph</b> @ 16:59:53 (NoQC) <b>36.2mph</b> @ 16:59:52 (0.1s) <b>36.2mph</b> @ 16:59:53 (1s) <b>35.0mph</b> @ 16:59:54 (3s) <b>26.6mph</b> @ 16:59:55 (60s) <b>22.0mph</b> @ 17:00:18 (300s)	<b>10.7mph</b> at 17:00:25 <b>12.0mph</b> @ 17:00:26 (1s) <b>12.9mph</b> @ 17:00:28 (3s) <b>21.0mph</b> @ 17:00:38 (60s) <b>21.5mph</b> @ 16:59:50 (300s)	891 / 21.1mph	<b>35.1mph</b> at 16:59:53 <b>34.5mph</b> @ 16:59:53 (1s) <b>33.2mph</b> @ 16:59:54 (3s) <b>28.0mph</b> @ 16:59:55 (60s) <b>23.3mph</b> @ 17:00:19 (300s)	<b>14.9mph</b> at 17:00:28 <b>15.3mph</b> @ 17:00:28 (1s) <b>16.1mph</b> @ 17:00:39 (3s) <b>22.1mph</b> @ 17:00:38 (60s) <b>22.7mph</b> @ 16:59:39 (300s)	1401 / 22.2mph
2022-01-29 11:59:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:58:39 AM EST to 2022-01-29 11:59:39 AM EST (60s)</b>	985.23mb	12.15V	20.7°F 96%	29.1°F	<b>N (353°)</b>	<b>44.9mph</b> at 16:59:19 <b>44.7mph</b> @ 16:59:19 (0.1s) <b>40.6mph</b> @ 16:59:04 (1s) <b>39.6mph</b> @ 16:59:04 (3s) <b>27.9mph</b> @ 16:59:36 (60s) <b>22.3mph</b> @ 16:59:38 (300s)	<b>12.2mph</b> at 16:59:15 <b>13.3mph</b> @ 16:59:15 (1s) <b>14.8mph</b> @ 16:59:16 (3s) <b>20.6mph</b> @ 16:58:39 (60s) <b>20.7mph</b> @ 16:58:43 (300s)	7445 / 27.3mph	<b>39.3mph</b> at 16:59:02 <b>45.1mph</b> @ 16:59:02 (NoQC) <b>40.0mph</b> @ 16:59:02 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 16:59:20 (3s) <b>35.6mph</b> @ 16:59:04 (3s) <b>26.5mph</b> @ 16:59:36 (60s) <b>21.5mph</b> @ 16:59:38 (300s)	<b>12.4mph</b> at 16:59:15 <b>13.9mph</b> @ 16:59:16 (1s) <b>15.8mph</b> @ 16:59:16 (3s) <b>20.1mph</b> @ 16:58:39 (60s) <b>20.0mph</b> @ 16:58:43 (300s)	1104 / 26.0mph	<b>39.4mph</b> at 16:59:03 <b>39.2mph</b> @ 16:59:03 (0.1s) <b>38.6mph</b> @ 16:59:03 (1s) <b>37.8mph</b> @ 16:59:05 (3s) <b>28.1mph</b> @ 16:59:36 (60s) <b>22.7mph</b> @ 16:59:38 (300s)	<b>16.3mph</b> at 16:59:16 <b>17.0mph</b> @ 16:59:16 (1s) <b>18.3mph</b> @ 16:59:16 (3s) <b>21.3mph</b> @ 16:58:39 (60s) <b>21.2mph</b> @ 16:58:39 (300s)	1765 / 27.8mph
2022-01-29 11:58:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:57:39 AM EST to 2022-01-29 11:58:39 AM EST (60s)</b>	985.05mb	12.15V	20.7°F 96%	29.1°F	<b>N (353°)</b>	<b>46.9mph</b> at 16:58:36 <b>46.6mph</b> @ 16:58:36 (0.1s) <b>41.5mph</b> @ 16:58:37 (1s) <b>35.4mph</b> @ 16:58:38 (3s) <b>24.2mph</b> @ 16:57:39 (60s) <b>21.3mph</b> @ 16:58:12 (300s)	<b>9.2mph</b> at 16:57:48 <b>9.9mph @</b> 16:57:48 (1s) <b>12.0mph</b> @ 16:57:48 (3s) <b>19.4mph</b> @ 16:57:56 (60s) <b>20.7mph</b> @ 16:58:36 (300s)	5598 / 20.7mph	<b>40.0mph</b> at 16:58:38 <b>44.1mph</b> @ 16:58:37 (NoQC) <b>39.0mph</b> @ 16:58:37 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 16:58:37 (1s) <b>33.1mph</b> @ 16:58:38 (3s) <b>23.4mph</b> @ 16:57:39 (60s) <b>20.5mph</b> @ 16:58:16 (300s)	<b>8.3mph</b> at 16:57:48 <b>9.3mph @</b> 16:57:49 (1s) <b>10.3mph</b> @ 16:57:49 (3s) <b>18.0mph</b> @ 16:57:56 (60s) <b>20.0mph</b> @ 16:58:36 (300s)	851 / 20.1mph	<b>37.6mph</b> at 16:58:37 <b>36.8mph</b> @ 16:58:38 (1s) <b>32.2mph</b> @ 16:58:39 (3s) <b>24.1mph</b> @ 16:57:39 (60s) <b>21.6mph</b> @ 16:58:18 (300s)	<b>13.0mph</b> at 16:57:48 <b>13.1mph</b> @ 16:57:49 (1s) <b>13.5mph</b> @ 16:57:50 (3s) <b>19.6mph</b> @ 16:57:58 (60s) <b>21.1mph</b> @ 16:58:36 (300s)	1345 / 21.3mph
2022-01-29 11:57:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:56:39 AM EST to 2022-01-29 11:57:39 AM EST (60s)</b>	985.32mb	12.15V	20.7°F 96%	29.1°F	<b>NNW (345°)</b>	<b>44.0mph</b> at 16:56:48 <b>43.7mph</b> @ 16:56:48 (0.1s) <b>40.3mph</b> @ 16:56:51 (1s) <b>36.8mph</b> @ 16:56:52 (3s) <b>24.2mph</b> @ 16:56:54 (60s) <b>21.5mph</b> @ 16:56:57 (300s)	<b>12.6mph</b> at 16:57:15 <b>13.7mph</b> @ 16:57:16 (1s) <b>16.0mph</b> @ 16:57:05 (3s) <b>19.9mph</b> @ 16:56:39 (60s) <b>20.9mph</b> @ 16:57:24 (300s)	6570 / 24.2mph	<b>40.7mph</b> at 16:56:52 <b>46.9mph</b> @ 16:56:51 (NoQC) <b>41.8mph</b> @ 16:56:51 (0.1s) <b>40.3mph</b> @ 16:56:51 (1s) <b>37.6mph</b> @ 16:56:52 (3s) <b>23.6mph</b> @ 16:57:00 (60s) <b>20.8mph</b> @ 16:56:57 (300s)	<b>9.5mph</b> at 16:57:12 <b>10.4mph</b> @ 16:57:12 (1s) <b>12.4mph</b> @ 16:57:13 (3s) <b>18.9mph</b> @ 16:56:39 (60s) <b>20.0mph</b> @ 16:57:24 (300s)	994 / 23.5mph	<b>38.0mph</b> at 16:56:51 <b>37.7mph</b> @ 16:56:51 (0.1s) <b>37.3mph</b> @ 16:56:52 (1s) <b>35.8mph</b> @ 16:56:52 (3s) <b>24.5mph</b> @ 16:57:00 (60s) <b>22.0mph</b> @ 16:56:57 (300s)	<b>15.4mph</b> at 16:57:16 <b>15.6mph</b> @ 16:57:16 (1s) <b>15.9mph</b> @ 16:56:39 (3s) <b>20.5mph</b> @ 16:56:39 (60s) <b>21.4mph</b> @ 16:57:21 (300s)	1527 / 24.1mph

2022-01-29 11:56:51 AM EST	985.44mb	12.16V	20.7°F 96%	29.1°F	N (349°)	44.8mph at 16:56:07	7.4mph at 16:55:48	5389 / 19.9mph	37.0mph at 16:56:03	8.0mph at 16:55:47	801 / 19.0mph	33.5mph at 16:56:08	11.4mph at 16:55:48	1290 / 20.5mph
2022-01-29 11:55:39 AM EST to 2022-01-29 11:56:39 AM EST (60s)						44.3mph @ 16:56:07 (0.1s) 33.4mph @ 16:56:08 (1s) 31.8mph @ 16:56:10 (3s) 20.8mph @ 16:56:18 (60s) 21.1mph @ 16:56:29 (300s)	8.0mph @ 16:55:48 (1s) 9.4mph @ 16:55:48 (3s) 17.8mph @ 16:55:55 (60s) 20.2mph @ 16:55:49 (300s)		40.0mph @ 16:56:03 (NoQC) 35.8mph @ 16:56:03 (0.1s) 33.5mph @ 16:56:04 (1s) 29.7mph @ 16:56:04 (3s) 19.9mph @ 16:56:18 (60s) 20.3mph @ 16:56:29 (300s)			8.5mph @ 16:55:48 (1s) 9.2mph @ 16:55:48 (3s) 17.3mph @ 16:55:58 (60s) 19.3mph @ 16:55:49 (300s)	32.8mph @ 16:56:08 (1s) 30.7mph @ 16:56:04 (3s) 21.3mph @ 16:56:19 (60s) 21.6mph @ 16:56:30 (300s)	
2022-01-29 11:55:51 AM EST	985.55mb	12.15V	20.7°F 95%	29.2°F	N (351°)	37.0mph at 16:54:49	8.4mph at 16:55:09	5282 / 19.5mph	33.8mph at 16:54:49	8.2mph at 16:54:39	813 / 19.2mph	31.5mph at 16:54:49	13.2mph at 16:55:11	1266 / 20.1mph
2022-01-29 11:54:39 AM EST to 2022-01-29 11:55:39 AM EST (60s)						37.0mph @ 16:54:49 (0.1s) 34.5mph @ 16:54:49 (1s) 29.4mph @ 16:54:50 (3s) 20.1mph @ 16:54:57 (60s) 21.9mph @ 16:54:39 (300s)	8.7mph @ 16:55:09 (1s) 10.6mph @ 16:55:10 (3s) 18.9mph @ 16:54:42 (60s) 20.4mph @ 16:55:38 (300s)		37.6mph @ 16:54:49 (NoQC) 34.0mph @ 16:54:49 (0.1s) 32.6mph @ 16:54:49 (1s) 29.3mph @ 16:54:50 (3s) 19.6mph @ 16:55:23 (60s) 20.7mph @ 16:54:39 (300s)			9.2mph @ 16:54:39 (1s) 11.1mph @ 16:55:11 (3s) 17.7mph @ 16:54:44 (60s) 19.4mph @ 16:55:38 (300s)	31.0mph @ 16:54:50 (1s) 29.0mph @ 16:54:51 (3s) 20.5mph @ 16:55:23 (60s) 22.3mph @ 16:54:39 (300s)	
2022-01-29 11:54:51 AM EST	985.66mb	12.15V	20.7°F 95%	29.2°F	N (354°)	34.3mph at 16:53:40	9.5mph at 16:54:21	5282 / 19.5mph	34.4mph at 16:53:40	9.2mph at 16:54:38	781 / 18.5mph	31.7mph at 16:53:40	14.2mph at 16:54:38	1253 / 19.9mph
2022-01-29 11:53:39 AM EST to 2022-01-29 11:54:39 AM EST (60s)						34.2mph @ 16:53:40 (0.1s) 32.6mph @ 16:53:40 (1s) 30.9mph @ 16:53:40 (3s) 24.0mph @ 16:54:09 (60s) 22.3mph @ 16:54:09 (300s)	11.0mph @ 16:54:21 (1s) 14.4mph @ 16:54:22 (3s) 19.5mph @ 16:54:38 (60s) 21.9mph @ 16:54:38 (300s)		36.9mph @ 16:53:40 (NoQC) 33.4mph @ 16:53:40 (0.1s) 32.4mph @ 16:53:40 (1s) 30.7mph @ 16:53:40 (3s) 22.9mph @ 16:54:05 (60s) 21.2mph @ 16:54:04 (300s)			14.2mph @ 16:54:23 (3s) 18.5mph @ 16:54:38 (60s) 20.8mph @ 16:54:38 (300s)	29.3mph @ 16:53:42 (3s) 24.5mph @ 16:54:07 (60s) 22.8mph @ 16:54:09 (300s)	
2022-01-29 11:53:51 AM EST	985.29mb	12.16V	20.8°F 96%	29.2°F	N (358°)	50.5mph at 16:53:25	10.7mph at 16:53:07	6117 / 22.6mph	47.3mph at 16:53:26	9.0mph at 16:52:42	908 / 21.5mph	42.4mph at 16:53:27	15.4mph at 16:53:01	1486 / 23.5mph
2022-01-29 11:52:39 AM EST to 2022-01-29 11:53:39 AM EST (60s)						49.9mph @ 16:53:25 (0.1s) 44.3mph @ 16:53:26 (1s) 41.2mph @ 16:53:28 (3s) 24.1mph @ 16:52:40 (60s) 22.4mph @ 16:52:39 (300s)	12.5mph @ 16:53:07 (1s) 15.0mph @ 16:53:07 (3s) 19.3mph @ 16:53:12 (60s) 21.5mph @ 16:53:11 (300s)		53.1mph @ 16:53:25 (NoQC) 46.3mph @ 16:53:25 (0.1s) 42.0mph @ 16:53:27 (1s) 39.3mph @ 16:53:28 (3s) 23.3mph @ 16:52:40 (60s) 21.5mph @ 16:52:39 (300s)			9.8mph @ 16:52:42 (1s) 11.7mph @ 16:52:43 (3s) 18.4mph @ 16:53:12 (60s) 20.5mph @ 16:53:12 (300s)	42.1mph @ 16:53:27 (0.1s) 41.0mph @ 16:53:27 (1s) 39.2mph @ 16:53:28 (3s) 24.2mph @ 16:52:42 (60s) 22.9mph @ 16:52:39 (300s)	
2022-01-29 11:52:51 AM EST	985.34mb	12.16V	20.8°F 96%	29.2°F	N (356°)	39.5mph at 16:51:43	9.7mph at 16:51:39	6460 / 23.8mph	38.3mph at 16:52:01	8.0mph at 16:51:39	981 / 23.2mph	34.3mph at 16:52:01	13.9mph at 16:51:39	1506 / 23.8mph
2022-01-29 11:51:39 AM EST to 2022-01-29 11:52:39 AM EST (60s)						39.3mph @ 16:51:43 (0.1s) 36.2mph @ 16:51:44 (1s) 33.7mph @ 16:51:46 (3s) 23.8mph @ 16:52:38 (60s) 22.4mph @ 16:52:36 (300s)	10.3mph @ 16:51:40 (1s) 12.8mph @ 16:52:30 (3s) 16.0mph @ 16:51:42 (60s) 21.4mph @ 16:51:42 (300s)		44.8mph @ 16:52:01 (NoQC) 39.9mph @ 16:52:01 (0.1s) 36.5mph @ 16:52:01 (1s) 33.2mph @ 16:52:03 (3s) 23.1mph @ 16:52:39 (60s) 21.5mph @ 16:52:25 (300s)			9.2mph @ 16:51:39 (1s) 11.0mph @ 16:51:40 (3s) 14.7mph @ 16:51:42 (60s) 20.5mph @ 16:51:42 (300s)	33.8mph @ 16:52:02 (1s) 32.2mph @ 16:52:03 (3s) 23.8mph @ 16:52:38 (60s) 23.0mph @ 16:52:22 (300s)	
2022-01-29 11:51:51 AM EST	985.60mb	12.15V	20.8°F 96%	29.2°F	N (356°)	27.0mph at 16:51:15	9.4mph at 16:50:51	4418 / 16.4mph	25.1mph at 16:50:41	8.0mph at 16:50:50	634 / 15.1mph	24.2mph at 16:50:39	12.4mph at 16:50:51	1065 / 17.0mph
2022-01-29 11:50:39 AM EST to 2022-01-29 11:51:39 AM EST (60s)						24.2mph @ 16:51:15 (1s) 25.3mph @ 16:50:39 (3s) 27.0mph @ 16:50:41 (60s) 22.7mph @ 16:50:39 (300s)	10.0mph @ 16:50:51 (1s) 12.4mph @ 16:50:51 (3s) 16.4mph @ 16:51:38 (60s) 21.5mph @ 16:51:38 (300s)		28.4mph @ 16:51:15 (NoQC) 22.9mph @ 16:51:15 (1s) 24.4mph @ 16:50:39 (3s) 25.7mph @ 16:50:40 (60s) 21.9mph @ 16:50:42 (300s)			9.3mph @ 16:50:51 (1s) 11.3mph @ 16:51:37 (3s) 15.1mph @ 16:51:38 (60s) 20.7mph @ 16:51:38 (300s)	24.0mph @ 16:50:39 (1s) 25.8mph @ 16:50:39 (3s) 27.4mph @ 16:50:39 (60s) 23.4mph @ 16:50:39 (300s)	



2022-01-29 11:50:51 AM EST	985.38mb	12.16V	20.8°F 96%	29.2°F	N (359°)	45.9mph at 16:49:58 45.6mph (0.1s) 43.7mph (1s) 36.3mph (3s) 27.5mph (60s) 23.3mph (300s)	13.3mph at 16:50:20 14.1mph (1s) 16.6mph (1s) 20.8mph (60s) 22.7mph (300s)	7357 / 27.0mph	43.6mph at 16:49:52 45.3mph (NoQC) 40.4mph (1s) 39.7mph (1s) 35.0mph (3s) 26.4mph (60s) 22.5mph (300s)	10.2mph at 16:50:20 11.3mph (1s) 13.3mph (3s) 20.1mph (60s) 21.9mph (300s)	1090 / 25.7mph	38.8mph at 16:49:59 38.5mph (1s) 37.5mph (1s) 35.4mph (3s) 27.9mph (60s) 23.9mph (300s)	16.2mph at 16:50:21 16.6mph (1s) 17.8mph (1s) 21.5mph (3s) 23.4mph (300s)	1740 / 27.4mph
2022-01-29 11:49:51 AM EST	985.44mb	12.16V	20.8°F 96%	29.3°F	NNW (347°)	41.4mph at 16:49:37 41.0mph (0.1s) 35.6mph (1s) 32.0mph (3s) 24.2mph (60s) 23.8mph (300s)	5.6mph at 16:49:01 6.0mph @ 16:49:02 (1s) 8.4mph @ 16:49:03 (3s) 19.9mph (60s) 22.8mph (300s)	5749 / 21.2mph	36.9mph at 16:49:35 40.8mph (NoQC) 36.5mph (0.1s) 34.1mph (1s) 32.2mph (3s) 23.5mph (60s) 22.9mph (300s)	5.0mph at 16:49:02 5.7mph @ 16:49:02 (1s) 7.3mph @ 16:49:20 (3s) 19.1mph (60s) 21.9mph (300s)	868 / 20.5mph	35.4mph at 16:49:37 37.5mph (1s) 32.5mph (3s) 25.1mph (60s) 24.5mph (300s)	12.3mph at 16:49:02 12.7mph (1s) 13.8mph (3s) 20.7mph (60s) 23.5mph (300s)	1376 / 21.8mph
2022-01-29 11:48:51 AM EST	985.58mb	12.15V	20.8°F 96%	29.3°F	NNW (347°)	43.6mph at 16:48:05 43.0mph (0.1s) 39.7mph (1s) 36.3mph (3s) 23.7mph (60s) 24.2mph (300s)	11.3mph at 16:48:15 11.8mph (1s) 14.6mph (1s) 18.8mph (60s) 23.4mph (300s)	6440 / 23.7mph	40.0mph at 16:48:06 46.4mph (NoQC) 41.8mph (0.1s) 39.3mph (1s) 36.3mph (3s) 23.2mph (60s) 23.3mph (300s)	11.3mph at 16:48:35 13.7mph (1s) 15.5mph (1s) 18.7mph (60s) 22.6mph (300s)	984 / 23.2mph	37.4mph at 16:47:46 36.2mph (1s) 34.7mph (3s) 24.8mph (60s) 24.7mph (300s)	15.6mph at 16:48:16 16.0mph (1s) 17.7mph (3s) 20.1mph (60s) 24.1mph (300s)	1574 / 24.8mph
2022-01-29 11:47:51 AM EST	985.80mb	12.17V	20.8°F 96%	29.3°F	N (355°)	33.4mph at 16:46:40 33.4mph (0.1s) 30.2mph (1s) 27.9mph (3s) 22.9mph (60s) 25.7mph (300s)	9.1mph at 16:46:59 9.4mph @ 16:47:00 (1s) 11.4mph (1s) 19.0mph (60s) 24.1mph (300s)	5179 / 19.2mph	30.2mph at 16:47:37 32.5mph (NoQC) 29.6mph (0.1s) 28.4mph (1s) 25.0mph (3s) 21.6mph (60s) 24.5mph (300s)	8.3mph at 16:46:59 9.6mph @ 16:47:34 (1s) 10.8mph (1s) 18.5mph (60s) 23.2mph (300s)	792 / 18.8mph	27.7mph at 16:46:41 27.3mph (1s) 26.5mph (3s) 23.2mph (60s) 26.1mph (300s)	13.4mph at 16:46:59 13.6mph (1s) 14.3mph (3s) 20.0mph (60s) 24.5mph (300s)	1269 / 20.2mph
2022-01-29 11:46:51 AM EST	985.59mb	12.16V	20.9°F 96%	29.3°F	N (354°)	38.4mph at 16:46:01 38.2mph (0.1s) 36.9mph (1s) 33.9mph (3s) 27.6mph (60s) 27.6mph (300s)	8.2mph at 16:46:19 9.2mph @ 16:46:19 (1s) 11.9mph (1s) 22.6mph (60s) 25.7mph (300s)	6131 / 22.6mph	39.4mph at 16:46:01 43.6mph (NoQC) 39.0mph (0.1s) 37.8mph (1s) 34.4mph (3s) 26.3mph (60s) 26.3mph (300s)	10.1mph at 16:46:13 12.0mph (1s) 13.1mph (3s) 21.4mph (60s) 24.5mph (300s)	910 / 21.5mph	35.1mph at 16:46:01 34.4mph (1s) 32.6mph (3s) 27.7mph (60s) 27.8mph (300s)	12.9mph at 16:46:19 13.1mph (1s) 13.7mph (3s) 23.1mph (60s) 26.1mph (300s)	1462 / 23.1mph

2022-01-29 11:45:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:44:38 AM EST to 2022-01-29 11:45:38 AM EST (60s)</b>	985.28mb	12.16V	20.9°F 96%	29.3°F	<b>N (354°)</b>	<b>48.1mph</b> at 16:44:59 <b>47.6mph</b> @ 16:44:59 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 16:45:30 (1s) <b>42.8mph</b> @ 16:45:32 (3s) <b>28.6mph</b> @ 16:45:05 (60s) <b>27.6mph</b> @ 16:45:34 (300s)	<b>11.3mph</b> at 16:45:12 <b>12.2mph</b> @ 16:45:13 (1s) <b>13.6mph</b> @ 16:45:16 (3s) <b>24.8mph</b> @ 16:44:38 (60s) <b>26.5mph</b> @ 16:44:44 (300s)	7480 / 27.5mph	<b>46.4mph</b> at 16:45:30 <b>52.0mph</b> @ 16:45:29 (NoQC) <b>46.8mph</b> @ 16:45:29 (0.1s) <b>44.5mph</b> @ 16:45:30 (1s) <b>42.8mph</b> @ 16:45:32 (3s) <b>27.7mph</b> @ 16:45:04 (60s) <b>26.3mph</b> @ 16:45:34 (300s)	<b>10.0mph</b> at 16:45:12 <b>11.7mph</b> @ 16:45:13 (1s) <b>12.5mph</b> @ 16:45:15 (3s) <b>23.9mph</b> @ 16:44:39 (60s) <b>25.1mph</b> @ 16:44:40 (300s)	1112 / 26.2mph	<b>42.5mph</b> at 16:45:31 <b>42.3mph</b> @ 16:45:31 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 16:45:32 (1s) <b>41.2mph</b> @ 16:45:32 (3s) <b>29.2mph</b> @ 16:45:05 (60s) <b>27.9mph</b> @ 16:45:35 (300s)	<b>14.7mph</b> at 16:45:16 <b>14.9mph</b> @ 16:45:16 (1s) <b>15.5mph</b> @ 16:45:16 (3s) <b>25.2mph</b> @ 16:44:38 (60s) <b>26.8mph</b> @ 16:44:40 (300s)	1760 / 27.7mph
2022-01-29 11:44:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:43:38 AM EST to 2022-01-29 11:44:38 AM EST (60s)</b>	985.42mb	12.16V	20.9°F 96%	29.3°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>50.2mph</b> at 16:44:29 <b>49.6mph</b> @ 16:44:29 (0.1s) <b>42.9mph</b> @ 16:44:29 (1s) <b>37.7mph</b> @ 16:44:29 (3s) <b>26.6mph</b> @ 16:43:38 (60s) <b>26.6mph</b> @ 16:44:37 (300s)	<b>11.2mph</b> at 16:43:38 <b>11.3mph</b> @ 16:43:38 (1s) <b>13.3mph</b> @ 16:43:59 (3s) <b>22.3mph</b> @ 16:44:19 (60s) <b>25.5mph</b> @ 16:43:38 (300s)	6739 / 24.8mph	<b>45.6mph</b> at 16:44:29 <b>51.5mph</b> @ 16:44:29 (NoQC) <b>46.5mph</b> @ 16:44:29 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 16:44:29 (1s) <b>35.8mph</b> @ 16:44:26 (3s) <b>25.7mph</b> @ 16:43:38 (60s) <b>25.2mph</b> @ 16:44:37 (300s)	<b>10.3mph</b> at 16:43:38 <b>10.5mph</b> @ 16:43:38 (1s) <b>13.8mph</b> @ 16:43:59 (3s) <b>21.6mph</b> @ 16:44:19 (60s) <b>24.0mph</b> @ 16:43:38 (300s)	1017 / 24.0mph	<b>40.1mph</b> at 16:44:29 <b>39.7mph</b> @ 16:44:29 (0.1s) <b>38.2mph</b> @ 16:44:30 (1s) <b>35.7mph</b> @ 16:44:30 (3s) <b>26.7mph</b> @ 16:43:38 (60s) <b>26.8mph</b> @ 16:44:38 (300s)	<b>14.0mph</b> at 16:43:59 <b>14.3mph</b> @ 16:43:59 (1s) <b>15.1mph</b> @ 16:44:00 (3s) <b>23.0mph</b> @ 16:44:04 (60s) <b>25.6mph</b> @ 16:43:38 (300s)	1599 / 25.2mph
2022-01-29 11:43:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:42:38 AM EST to 2022-01-29 11:43:38 AM EST (60s)</b>	985.92mb	12.15V	20.9°F 96%	29.3°F	<b>NNW (347°)</b>	<b>40.6mph</b> at 16:43:24 <b>40.3mph</b> @ 16:43:24 (0.1s) <b>37.0mph</b> @ 16:42:51 (1s) <b>34.0mph</b> @ 16:42:56 (3s) <b>28.3mph</b> @ 16:42:57 (60s) <b>25.5mph</b> @ 16:43:36 (300s)	<b>10.9mph</b> at 16:43:37 <b>11.6mph</b> @ 16:43:37 (1s) <b>15.3mph</b> @ 16:43:37 (3s) <b>26.6mph</b> @ 16:43:37 (60s) <b>24.2mph</b> @ 16:42:38 (300s)	7249 / 26.6mph	<b>39.6mph</b> at 16:42:55 <b>43.1mph</b> @ 16:42:55 (NoQC) <b>38.6mph</b> @ 16:42:55 (0.1s) <b>36.0mph</b> @ 16:42:56 (1s) <b>34.4mph</b> @ 16:42:56 (3s) <b>27.2mph</b> @ 16:43:28 (60s) <b>24.0mph</b> @ 16:43:37 (300s)	<b>9.5mph</b> at 16:43:37 <b>11.0mph</b> @ 16:43:37 (1s) <b>14.7mph</b> @ 16:43:37 (3s) <b>25.3mph</b> @ 16:42:47 (60s) <b>22.8mph</b> @ 16:42:38 (300s)	1094 / 25.8mph	<b>34.9mph</b> at 16:42:55 <b>33.9mph</b> @ 16:42:56 (1s) <b>32.8mph</b> @ 16:42:53 (3s) <b>28.2mph</b> @ 16:43:04 (60s) <b>25.6mph</b> @ 16:43:37 (300s)	<b>15.5mph</b> at 16:43:37 <b>16.1mph</b> @ 16:43:37 (1s) <b>17.9mph</b> @ 16:43:37 (3s) <b>26.7mph</b> @ 16:43:37 (60s) <b>24.4mph</b> @ 16:42:41 (300s)	1699 / 26.8mph
2022-01-29 11:42:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:41:38 AM EST to 2022-01-29 11:42:38 AM EST (60s)</b>	985.95mb	12.15V	21.0°F 96%	29.4°F	<b>N (355°)</b>	<b>41.4mph</b> at 16:42:05 <b>41.1mph</b> @ 16:42:05 (0.1s) <b>37.1mph</b> @ 16:42:30 (1s) <b>36.0mph</b> @ 16:42:31 (3s) <b>31.9mph</b> @ 16:41:38 (60s) <b>24.3mph</b> @ 16:42:31 (300s)	<b>15.7mph</b> at 16:42:26 <b>17.1mph</b> @ 16:42:26 (1s) <b>21.2mph</b> @ 16:42:27 (3s) <b>27.0mph</b> @ 16:42:37 (60s) <b>24.0mph</b> @ 16:41:38 (300s)	7381 / 27.1mph	<b>41.7mph</b> at 16:42:30 <b>44.9mph</b> @ 16:42:30 (NoQC) <b>40.0mph</b> @ 16:42:30 (0.1s) <b>39.0mph</b> @ 16:42:30 (1s) <b>35.0mph</b> @ 16:42:31 (3s) <b>30.0mph</b> @ 16:41:38 (60s) <b>22.9mph</b> @ 16:42:02 (300s)	<b>12.5mph</b> at 16:42:26 <b>15.0mph</b> @ 16:42:26 (1s) <b>18.0mph</b> @ 16:42:26 (3s) <b>25.5mph</b> @ 16:42:38 (60s) <b>22.8mph</b> @ 16:42:26 (300s)	1085 / 25.6mph	<b>36.2mph</b> at 16:42:30 <b>35.5mph</b> @ 16:42:30 (1s) <b>33.8mph</b> @ 16:42:32 (3s) <b>31.9mph</b> @ 16:41:38 (60s) <b>25.8mph</b> @ 16:42:02 (300s)	<b>19.8mph</b> at 16:42:26 <b>20.6mph</b> @ 16:42:26 (1s) <b>22.8mph</b> @ 16:41:57 (3s) <b>27.6mph</b> @ 16:42:37 (60s) <b>24.2mph</b> @ 16:41:38 (300s)	1756 / 27.6mph
2022-01-29 11:41:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:40:38 AM EST to 2022-01-29 11:41:38 AM EST (60s)</b>	985.52mb	12.15V	21.0°F 96%	29.3°F	<b>N (354°)</b>	<b>50.0mph</b> at 16:41:22 <b>49.5mph</b> @ 16:41:22 (0.1s) <b>44.9mph</b> @ 16:41:23 (1s) <b>42.8mph</b> @ 16:41:24 (3s) <b>32.1mph</b> @ 16:41:34 (60s) <b>24.0mph</b> @ 16:41:37 (300s)	<b>18.6mph</b> at 16:40:58 <b>20.1mph</b> @ 16:40:58 (1s) <b>22.1mph</b> @ 16:40:58 (3s) <b>22.4mph</b> @ 16:40:38 (60s) <b>22.2mph</b> @ 16:40:38 (300s)	8722 / 32.0mph	<b>48.0mph</b> at 16:40:44 <b>50.4mph</b> @ 16:41:22 (NoQC) <b>45.3mph</b> @ 16:41:21 (0.1s) <b>44.2mph</b> @ 16:41:22 (1s) <b>40.2mph</b> @ 16:41:24 (3s) <b>30.4mph</b> @ 16:41:34 (60s) <b>22.8mph</b> @ 16:41:37 (300s)	<b>13.7mph</b> at 16:40:58 <b>19.1mph</b> @ 16:40:58 (1s) <b>22.6mph</b> @ 16:40:58 (3s) <b>20.5mph</b> @ 16:40:38 (60s) <b>21.2mph</b> @ 16:40:38 (300s)	1279 / 30.1mph	<b>43.5mph</b> at 16:41:23 <b>43.3mph</b> @ 16:41:23 (0.1s) <b>42.5mph</b> @ 16:41:23 (1s) <b>40.2mph</b> @ 16:41:24 (3s) <b>32.0mph</b> @ 16:41:35 (60s) <b>24.2mph</b> @ 16:41:37 (300s)	<b>22.3mph</b> at 16:40:58 <b>23.7mph</b> @ 16:40:58 (1s) <b>25.9mph</b> @ 16:40:58 (3s) <b>22.5mph</b> @ 16:40:38 (60s) <b>22.5mph</b> @ 16:40:38 (300s)	2035 / 31.9mph

2022-01-29 11:40:51 AM EST	985.77mb	12.15V	21.1°F 96%	29.4°F	N (356°)	47.7mph at 16:40:35	11.2mph at 16:40:19	6089 / 22.5mph	45.0mph at 16:40:35	9.2mph at 16:40:00	870 / 20.6mph	35.6mph at 16:40:35	12.4mph at 16:40:04	1424 / 22.5mph
2022-01-29 11:39:38 AM EST to 2022-01-29 11:40:38 AM EST (60s)						47.3mph @ 16:40:35 (0.1s)	12.1mph @ 16:40:04 (1s)		48.4mph @ 16:40:35 (NoQC)			10.0mph @ 16:40:00 (1s)	34.7mph @ 16:40:36 (1s)	
2022-01-29 11:39:51 AM EST	985.81mb	12.16V	21.0°F 96%	29.4°F	N (354°)	33.6mph at 16:39:11	10.6mph at 16:39:00	5260 / 19.5mph	36.2mph at 16:39:11	8.4mph at 16:38:45	772 / 18.3mph	29.5mph at 16:39:17	13.3mph at 16:39:25	1224 / 19.5mph
2022-01-29 11:38:38 AM EST to 2022-01-29 11:39:38 AM EST (60s)						33.3mph @ 16:39:11 (0.1s)	11.7mph @ 16:39:25 (1s)		37.2mph @ 16:39:11 (NoQC)			10.1mph @ 16:39:12 (1s)	28.4mph @ 16:39:12 (3s)	
2022-01-29 11:38:51 AM EST	986.12mb	12.15V	21.0°F 96%	29.4°F	N (351°)	32.0mph at 16:38:26	11.4mph at 16:38:34	5397 / 20.0mph	34.6mph at 16:38:25	11.0mph at 16:38:37	836 / 19.8mph	32.7mph at 16:37:38	14.2mph at 16:38:37	1305 / 20.7mph
2022-01-29 11:37:38 AM EST to 2022-01-29 11:38:38 AM EST (60s)						31.9mph @ 16:38:26 (0.1s)	11.7mph @ 16:38:34 (1s)		35.5mph @ 16:38:26 (NoQC)			12.2mph @ 16:38:26 (0.1s)	12.2mph @ 16:38:37 (1s)	
2022-01-29 11:37:51 AM EST	985.89mb	12.15V	21.0°F 96%	29.4°F	N (356°)	40.9mph at 16:37:10	10.4mph at 16:36:42	7080 / 26.0mph	40.0mph at 16:37:02	9.8mph at 16:36:42	1075 / 25.3mph	37.0mph at 16:37:11	15.4mph at 16:36:43	1681 / 26.5mph
2022-01-29 11:36:38 AM EST to 2022-01-29 11:37:38 AM EST (60s)						40.8mph @ 16:37:10 (0.1s)	11.3mph @ 16:36:42 (1s)		44.8mph @ 16:37:10 (NoQC)			11.1mph @ 16:36:42 (1s)	11.1mph @ 16:36:42 (1s)	
2022-01-29 11:36:51 AM EST	986.02mb	12.14V	21.0°F 96%	29.4°F	N (357°)	36.7mph at 16:36:26	10.1mph at 16:35:39	6241 / 23.0mph	37.1mph at 16:36:26	9.1mph at 16:35:40	933 / 22.0mph	30.2mph at 16:36:26	14.2mph at 16:35:40	1475 / 23.3mph
2022-01-29 11:35:38 AM EST to 2022-01-29 11:36:38 AM EST (60s)						36.7mph @ 16:36:26 (0.1s)	10.8mph @ 16:35:40 (1s)		39.0mph @ 16:36:26 (NoQC)			10.6mph @ 16:35:40 (1s)	10.6mph @ 16:35:40 (1s)	

2022-01-29 11:35:51 AM EST	986.24mb	12.15V	21.0°F 96%	29.4°F	N (354°)	50.1mph at 16:34:46	10.4mph at 16:35:35	7084 / 26.0mph	48.0mph at 16:34:44	9.4mph at 16:35:35	1063 / 25.1mph	45.4mph at 16:34:46	16.0mph at 16:35:38	
2022-01-29 11:34:38 AM EST to 2022-01-29 11:35:38 AM EST (60s)						49.2mph @ 16:34:46 (0.1s)	11.0mph @ 16:35:35 (1s)		54.0mph @ 16:34:44 (NoQC)			11.3mph @ 16:35:35 (1s)	45.1mph @ 16:34:46 (0.1s)	16.5mph @ 16:35:38 (1s)
						46.2mph @ 16:34:46 (1s)	12.6mph @ 16:35:36 (2s)		46.4mph @ 16:34:47 (1s)			13.8mph @ 16:35:37 (3s)	44.3mph @ 16:34:47 (1s)	16.8mph @ 16:35:38 (3s)
						45.6mph @ 16:34:47 (3s)	26.0mph @ 16:35:37 (60s)		44.3mph @ 16:34:47 (3s)			25.0mph @ 16:35:38 (60s)	43.8mph @ 16:34:47 (3s)	26.5mph @ 16:35:37 (60s)
						29.3mph @ 16:34:58 (60s)	26.6mph @ 16:34:38 (300s)		28.5mph @ 16:34:58 (60s)			25.6mph @ 16:34:41 (300s)	29.5mph @ 16:34:58 (60s)	27.3mph @ 16:34:38 (300s)
2022-01-29 11:34:51 AM EST	986.08mb	12.15V	21.0°F 96%	29.4°F	N (356°)	46.0mph at 16:33:46	10.6mph at 16:33:57	7564 / 27.8mph	42.5mph at 16:34:07	12.9mph at 16:33:57	1153 / 27.1mph	42.8mph at 16:34:07	20.1mph at 16:33:57	
2022-01-29 11:33:38 AM EST to 2022-01-29 11:34:38 AM EST (60s)						45.8mph @ 16:33:46 (0.1s)	11.6mph @ 16:33:57 (1s)		47.9mph @ 16:34:07 (0.1s)			14.6mph @ 16:33:57 (1s)	42.3mph @ 16:34:07 (0.1s)	20.7mph @ 16:34:35 (1s)
						40.8mph @ 16:33:46 (1s)	18.3mph @ 16:34:36 (3s)		40.2mph @ 16:34:08 (0.1s)			19.2mph @ 16:34:03 (1s)	40.2mph @ 16:34:08 (1s)	21.1mph @ 16:34:36 (3s)
						39.2mph @ 16:34:09 (3s)	27.8mph @ 16:34:37 (60s)		39.4mph @ 16:34:09 (3s)			27.2mph @ 16:34:37 (60s)	39.2mph @ 16:34:09 (3s)	28.5mph @ 16:34:37 (60s)
						30.7mph @ 16:34:15 (60s)	25.8mph @ 16:33:39 (300s)		29.2mph @ 16:34:15 (60s)			24.7mph @ 16:33:38 (300s)	31.0mph @ 16:34:15 (60s)	26.6mph @ 16:33:38 (300s)
2022-01-29 11:33:51 AM EST	985.84mb	12.16V	21.0°F 96%	29.4°F	N (357°)	46.2mph at 16:33:25	13.5mph at 16:32:47	7890 / 29.0mph	42.9mph at 16:32:42	13.2mph at 16:32:48	1184 / 27.9mph	39.4mph at 16:33:35	18.3mph at 16:32:50	
2022-01-29 11:32:38 AM EST to 2022-01-29 11:33:38 AM EST (60s)						45.7mph @ 16:33:25 (0.1s)	14.0mph @ 16:32:47 (1s)		46.9mph @ 16:33:35 (NoQC)			15.0mph @ 16:32:47 (1s)	39.1mph @ 16:33:34 (0.1s)	18.7mph @ 16:32:50 (1s)
						41.9mph @ 16:33:35 (1s)	15.6mph @ 16:32:49 (3s)		39.9mph @ 16:33:35 (1s)			16.2mph @ 16:32:48 (1s)	38.7mph @ 16:33:35 (1s)	19.6mph @ 16:32:50 (3s)
						39.1mph @ 16:32:44 (3s)	27.4mph @ 16:33:10 (60s)		37.6mph @ 16:33:36 (3s)			25.9mph @ 16:33:10 (60s)	37.5mph @ 16:32:44 (3s)	28.3mph @ 16:33:10 (60s)
						30.4mph @ 16:32:47 (60s)	24.8mph @ 16:32:39 (300s)		28.6mph @ 16:32:47 (60s)			23.8mph @ 16:32:39 (300s)	30.8mph @ 16:32:48 (60s)	25.3mph @ 16:32:39 (300s)
2022-01-29 11:32:51 AM EST	986.04mb	12.15V	21.0°F 96%	29.4°F	N (356°)	50.1mph at 16:31:50	11.6mph at 16:31:46	7903 / 29.0mph	53.3mph at 16:31:51	12.0mph at 16:31:46	1150 / 27.1mph	45.7mph at 16:31:51	16.3mph at 16:31:46	
2022-01-29 11:31:38 AM EST to 2022-01-29 11:32:38 AM EST (60s)						49.6mph @ 16:31:51 (0.1s)	12.4mph @ 16:31:47 (1s)		56.0mph @ 16:31:51 (NoQC)			14.1mph @ 16:31:46 (1s)	45.3mph @ 16:31:51 (0.1s)	16.8mph @ 16:31:47 (1s)
						47.7mph @ 16:31:51 (1s)	14.4mph @ 16:31:47 (3s)		49.9mph @ 16:31:51 (0.1s)			14.8mph @ 16:31:47 (1s)	44.3mph @ 16:31:52 (1s)	18.0mph @ 16:31:48 (3s)
						42.7mph @ 16:31:53 (3s)	24.1mph @ 16:31:48 (60s)		47.0mph @ 16:31:52 (1s)			22.9mph @ 16:31:58 (60s)	42.1mph @ 16:31:53 (3s)	24.8mph @ 16:31:49 (60s)
						29.0mph @ 16:32:37 (60s)	24.3mph @ 16:31:50 (300s)		41.2mph @ 16:31:53 (3s)			23.5mph @ 16:31:50 (300s)	29.4mph @ 16:32:37 (60s)	25.0mph @ 16:31:50 (300s)
2022-01-29 11:31:51 AM EST	985.93mb	12.15V	21.1°F 96%	29.5°F	N (359°)	49.2mph at 16:30:54	14.2mph at 16:31:21	7106 / 26.1mph	48.4mph at 16:30:55	12.7mph at 16:31:11	1067 / 25.1mph	43.7mph at 16:30:54	17.2mph at 16:31:25	
2022-01-29 11:30:38 AM EST to 2022-01-29 11:31:38 AM EST (60s)						49.1mph @ 16:30:54 (0.1s)	14.9mph @ 16:31:21 (1s)		52.5mph @ 16:30:54 (NoQC)			14.7mph @ 16:31:11 (1s)	43.4mph @ 16:30:54 (0.1s)	17.6mph @ 16:31:25 (1s)
						46.6mph @ 16:30:55 (1s)	17.5mph @ 16:31:25 (3s)		47.5mph @ 16:30:54 (0.1s)			16.3mph @ 16:31:25 (1s)	42.4mph @ 16:30:57 (1s)	18.6mph @ 16:31:26 (3s)
						44.4mph @ 16:30:38 (3s)	21.4mph @ 16:30:38 (60s)		46.0mph @ 16:30:55 (1s)			20.8mph @ 16:30:38 (60s)	42.4mph @ 16:30:38 (3s)	21.9mph @ 16:30:38 (60s)
						27.3mph @ 16:31:19 (60s)	24.7mph @ 16:30:38 (300s)		43.4mph @ 16:30:56 (3s)			24.0mph @ 16:30:38 (300s)	27.8mph @ 16:31:21 (60s)	25.2mph @ 16:30:38 (300s)

2022-01-29 11:30:51 AM EST	985.60mb	12.16V	21.1°F 96%	29.5°F	N (357°)	50.1mph at 16:30:32 49.7mph @ 16:30:32 (0.1s) 47.4mph @ 16:30:32 (1s) 44.5mph @ 16:30:33 (3s) 24.0mph @ 16:29:42 (60s) 25.9mph @ 16:29:43 (300s)	8.8mph at 16:29:53 9.2mph @ 16:29:54 (1s) 10.8mph @ 16:29:50 (3s) 18.8mph @ 16:30:15 (60s) 24.5mph @ 16:30:29 (300s)	5791 / 21.4mph	46.0mph at 16:30:32 53.6mph @ 16:30:32 (NoQC) 48.4mph @ 16:30:32 (0.1s) 46.0mph @ 16:30:32 (0.1s) 42.8mph @ 16:30:33 (3s) 22.9mph @ 16:29:34 (60s) 25.1mph @ 16:29:43 (300s)	7.3mph at 16:29:53 8.4mph @ 16:29:53 (1s) 9.5mph @ 16:29:54 (3s) 18.2mph @ 16:30:15 (60s) 23.8mph @ 16:30:29 (300s)	884 / 20.9mph	44.8mph at 16:30:32 44.6mph @ 16:30:32 (0.1s) 44.0mph @ 16:30:32 (1s) 42.0mph @ 16:30:33 (3s) 24.7mph @ 16:29:34 (60s) 26.3mph @ 16:29:34 (300s)	11.8mph at 16:29:53 12.0mph @ 16:29:54 (1s) 12.7mph @ 16:29:54 (3s) 19.8mph @ 16:30:16 (60s) 25.1mph @ 16:30:30 (300s)	1384 / 21.9mph										
2022-01-29 11:29:51 AM EST						2022-01-29 11:28:34 AM EST to 2022-01-29 11:29:34 AM EST (60s)	986.35mb		12.15V			21.1°F 96%	29.5°F		N (359°)	38.6mph at 16:28:43 38.4mph @ 16:28:43 (0.1s) 35.9mph @ 16:29:02 (1s) 31.5mph @ 16:28:44 (3s) 25.1mph @ 16:28:15 (60s) 27.3mph @ 16:28:40 (300s)	10.3mph at 16:29:25 11.2mph @ 16:29:25 (1s) 13.6mph @ 16:29:26 (3s) 23.5mph @ 16:28:38 (60s) 25.9mph @ 16:29:33 (300s)	6463 / 23.8mph	39.0mph at 16:29:09 44.3mph @ 16:28:43 (NoQC) 39.2mph @ 16:28:43 (0.1s) 36.6mph @ 16:28:44 (0.1s) 31.6mph @ 16:28:45 (3s) 24.8mph @ 16:28:52 (60s) 26.3mph @ 16:28:51 (300s)	9.5mph at 16:29:20 11.2mph @ 16:29:20 (1s) 12.8mph @ 16:29:21 (60s) 22.8mph @ 16:29:28 (60s) 24.9mph @ 16:29:33 (300s)	971 / 22.9mph	36.1mph at 16:28:43 34.7mph @ 16:28:44 (1s) 32.3mph @ 16:28:45 (3s) 25.9mph @ 16:28:15 (60s) 27.6mph @ 16:28:52 (300s)	14.3mph at 16:29:26 14.9mph @ 16:29:26 (1s) 15.8mph @ 16:29:27 (3s) 23.8mph @ 16:28:38 (60s) 26.3mph @ 16:29:33 (300s)	1570 / 24.8mph
2022-01-29 11:28:51 AM EST						2022-01-29 11:27:34 AM EST to 2022-01-29 11:28:34 AM EST (60s)	986.35mb		12.14V			21.1°F 96%	29.5°F		N (354°)	40.1mph at 16:28:07 39.7mph @ 16:28:07 (0.1s) 36.9mph @ 16:28:07 (1s) 32.0mph @ 16:28:09 (3s) 28.7mph @ 16:27:35 (60s) 28.6mph @ 16:27:34 (300s)	10.6mph at 16:28:31 11.1mph @ 16:28:32 (1s) 14.4mph @ 16:28:32 (3s) 23.6mph @ 16:28:33 (60s) 27.2mph @ 16:28:33 (300s)	6427 / 23.7mph	39.3mph at 16:28:06 42.9mph @ 16:28:06 (NoQC) 38.3mph @ 16:28:07 (0.1s) 38.1mph @ 16:28:07 (0.1s) 31.8mph @ 16:28:08 (3s) 27.7mph @ 16:27:35 (60s) 27.4mph @ 16:27:35 (300s)	8.8mph at 16:28:31 10.3mph @ 16:28:32 (1s) 14.0mph @ 16:28:32 (3s) 23.5mph @ 16:28:33 (60s) 26.1mph @ 16:28:33 (300s)	997 / 23.5mph	34.3mph at 16:28:07 33.0mph @ 16:28:07 (1s) 30.8mph @ 16:28:09 (3s) 29.0mph @ 16:27:35 (60s) 28.8mph @ 16:27:35 (300s)	15.6mph at 16:28:32 15.8mph @ 16:28:32 (1s) 17.3mph @ 16:28:33 (3s) 23.9mph @ 16:28:33 (60s) 27.4mph @ 16:28:33 (300s)	1517 / 24.0mph
2022-01-29 11:27:51 AM EST						2022-01-29 11:26:34 AM EST to 2022-01-29 11:27:34 AM EST (60s)	986.20mb		12.16V			21.1°F 96%	29.5°F		N (359°)	46.8mph at 16:27:27 46.5mph @ 16:27:27 (0.1s) 44.0mph @ 16:27:28 (1s) 42.2mph @ 16:27:27 (3s) 29.6mph @ 16:26:53 (60s) 28.6mph @ 16:27:33 (300s)	11.9mph at 16:27:16 13.6mph @ 16:27:16 (1s) 18.6mph @ 16:27:17 (3s) 26.0mph @ 16:26:34 (60s) 27.4mph @ 16:26:34 (300s)	7790 / 28.6mph	46.4mph at 16:27:27 49.9mph @ 16:27:27 (NoQC) 44.8mph @ 16:27:27 (0.1s) 42.3mph @ 16:27:27 (1s) 39.3mph @ 16:27:28 (3s) 28.3mph @ 16:26:53 (60s) 27.4mph @ 16:27:33 (300s)	13.0mph at 16:26:55 15.1mph @ 16:27:16 (1s) 17.5mph @ 16:26:56 (3s) 24.9mph @ 16:26:34 (60s) 26.1mph @ 16:26:34 (300s)	1170 / 27.5mph	41.9mph at 16:27:25 41.6mph @ 16:27:25 (0.1s) 40.6mph @ 16:27:25 (1s) 39.7mph @ 16:27:27 (3s) 29.7mph @ 16:26:54 (60s) 28.8mph @ 16:27:33 (300s)	18.5mph at 16:27:16 19.2mph @ 16:27:17 (1s) 21.2mph @ 16:27:17 (3s) 26.5mph @ 16:26:35 (60s) 27.6mph @ 16:26:34 (300s)	1842 / 28.9mph
2022-01-29 11:26:51 AM EST						2022-01-29 11:25:34 AM EST to 2022-01-29 11:26:34 AM EST (60s)	986.09mb		12.16V			21.1°F 96%	29.5°F		N (352°)	45.5mph at 16:26:19 45.1mph @ 16:26:19 (0.1s) 41.6mph @ 16:26:20 (1s) 37.1mph @ 16:26:20 (3s) 27.3mph @ 16:25:37 (60s) 27.4mph @ 16:26:33 (300s)	10.0mph at 16:25:52 10.9mph @ 16:25:53 (1s) 13.3mph @ 16:25:53 (3s) 25.2mph @ 16:25:58 (60s) 26.2mph @ 16:26:00 (300s)	7077 / 26.0mph	44.5mph at 16:26:19 49.7mph @ 16:26:00 (NoQC) 44.7mph @ 16:26:00 (0.1s) 40.0mph @ 16:26:01 (1s) 35.8mph @ 16:26:29 (3s) 25.9mph @ 16:25:37 (60s) 26.1mph @ 16:26:34 (300s)	11.5mph at 16:25:51 13.0mph @ 16:25:51 (1s) 14.7mph @ 16:25:53 (3s) 24.3mph @ 16:25:53 (60s) 25.1mph @ 16:26:00 (300s)	1061 / 25.0mph	40.2mph at 16:26:17 39.8mph @ 16:26:17 (0.1s) 38.8mph @ 16:26:18 (1s) 37.4mph @ 16:26:20 (3s) 27.6mph @ 16:25:34 (60s) 27.6mph @ 16:26:33 (300s)	15.2mph at 16:25:53 15.4mph @ 16:25:53 (1s) 16.7mph @ 16:25:53 (3s) 25.9mph @ 16:26:16 (60s) 26.5mph @ 16:26:00 (300s)	1690 / 26.6mph

2022-01-29 11:25:51 AM EST  <b>2022-01-29          11:24:34          AM EST to          2022-01-29          11:25:34          AM EST          (60s)</b>	986.37mb	12.15V	21.2°F 96%	29.5°F	<b>N (357°)</b>	<b>48.1mph</b> at 16:25:21 <b>47.9mph</b> @ 16:25:21 (0.1s) <b>43.8mph</b> @ 16:25:22 (1s) <b>37.7mph</b> @ 16:25:24 (3s) <b>30.6mph</b> @ 16:24:40 (60s) <b>26.6mph</b> @ 16:25:33 (300s)	<b>14.7mph</b> at 16:24:35 <b>16.0mph</b> @ 16:24:35 (1s) <b>17.7mph</b> @ 16:24:37 (2s) <b>27.2mph</b> @ 16:25:16 (60s) <b>26.0mph</b> @ 16:25:20 (300s)	7434 / 27.3mph	<b>45.0mph</b> at 16:25:22 <b>50.6mph</b> @ 16:25:21 (NoQC) <b>45.7mph</b> @ 16:25:21 (0.1s) <b>43.7mph</b> @ 16:25:22 (2s) <b>36.2mph</b> @ 16:25:24 (3s) <b>28.9mph</b> @ 16:24:34 (60s) <b>25.4mph</b> @ 16:25:34 (300s)	<b>13.0mph</b> at 16:25:06 <b>15.0mph</b> @ 16:25:06 (1s) <b>17.4mph</b> @ 16:24:37 (3s) <b>25.6mph</b> @ 16:25:16 (60s) <b>24.8mph</b> @ 16:25:20 (300s)	1094 / 25.8mph	<b>40.3mph</b> at 16:25:22 <b>40.0mph</b> @ 16:25:22 (0.1s) <b>38.9mph</b> @ 16:25:22 (1s) <b>36.0mph</b> @ 16:25:24 (3s) <b>30.5mph</b> @ 16:24:40 (60s) <b>26.9mph</b> @ 16:24:35 (300s)	<b>21.4mph</b> at 16:25:00 <b>22.1mph</b> @ 16:24:43 (1s) <b>23.1mph</b> @ 16:24:38 (2s) <b>27.5mph</b> @ 16:25:31 (60s) <b>26.3mph</b> @ 16:25:21 (300s)	1755 / 27.6mph
2022-01-29 11:24:51 AM EST  <b>2022-01-29          11:23:34          AM EST to          2022-01-29          11:24:34          AM EST          (60s)</b>	986.09mb	12.15V	21.3°F 96%	29.6°F	<b>N (354°)</b>	<b>51.9mph</b> at 16:23:55 <b>51.6mph</b> @ 16:23:55 (0.1s) <b>46.0mph</b> @ 16:23:55 (1s) <b>44.6mph</b> @ 16:24:11 (3s) <b>30.9mph</b> @ 16:24:11 (60s) <b>26.6mph</b> @ 16:24:33 (300s)	<b>14.6mph</b> at 16:24:20 <b>16.4mph</b> @ 16:24:21 (1s) <b>18.4mph</b> @ 16:24:21 (2s) <b>28.9mph</b> @ 16:23:46 (60s) <b>25.3mph</b> @ 16:23:46 (300s)	8313 / 30.5mph	<b>47.8mph</b> at 16:23:55 <b>52.2mph</b> @ 16:24:10 (NoQC) <b>46.9mph</b> @ 16:24:10 (0.1s) <b>45.2mph</b> @ 16:24:09 (2s) <b>43.1mph</b> @ 16:24:11 (3s) <b>29.7mph</b> @ 16:23:34 (60s) <b>25.4mph</b> @ 16:24:33 (300s)	<b>14.3mph</b> at 16:24:17 <b>16.6mph</b> @ 16:24:18 (1s) <b>18.0mph</b> @ 16:23:39 (2s) <b>27.7mph</b> @ 16:24:24 (60s) <b>24.4mph</b> @ 16:23:46 (300s)	1227 / 28.9mph	<b>45.3mph</b> at 16:24:10 <b>45.0mph</b> @ 16:24:11 (0.1s) <b>43.5mph</b> @ 16:24:11 (1s) <b>42.3mph</b> @ 16:24:11 (3s) <b>30.9mph</b> @ 16:23:34 (60s) <b>26.9mph</b> @ 16:24:33 (300s)	<b>19.1mph</b> at 16:24:21 <b>19.6mph</b> @ 16:23:40 (1s) <b>20.1mph</b> @ 16:23:40 (2s) <b>29.2mph</b> @ 16:24:24 (60s) <b>25.8mph</b> @ 16:23:46 (300s)	1923 / 30.2mph
2022-01-29 11:23:51 AM EST  <b>2022-01-29          11:22:34          AM EST to          2022-01-29          11:23:34          AM EST          (60s)</b>	986.43mb	12.15V	21.3°F 96%	29.6°F	<b>N (350°)</b>	<b>48.4mph</b> at 16:23:13 <b>47.6mph</b> @ 16:23:13 (0.1s) <b>42.9mph</b> @ 16:23:19 (1s) <b>38.8mph</b> @ 16:23:13 (3s) <b>30.8mph</b> @ 16:23:33 (60s) <b>25.6mph</b> @ 16:23:25 (300s)	<b>15.7mph</b> at 16:22:50 <b>16.8mph</b> @ 16:22:50 (1s) <b>19.4mph</b> @ 16:22:51 (2s) <b>22.2mph</b> @ 16:22:34 (60s) <b>24.7mph</b> @ 16:22:34 (300s)	8400 / 30.8mph	<b>47.5mph</b> at 16:23:13 <b>52.2mph</b> @ 16:23:12 (NoQC) <b>46.6mph</b> @ 16:23:12 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 16:23:13 (1s) <b>38.6mph</b> @ 16:23:13 (3s) <b>29.8mph</b> @ 16:23:33 (60s) <b>24.7mph</b> @ 16:23:25 (300s)	<b>14.8mph</b> at 16:22:48 <b>18.0mph</b> @ 16:22:49 (1s) <b>19.6mph</b> @ 16:22:34 (2s) <b>21.5mph</b> @ 16:22:34 (60s) <b>23.7mph</b> @ 16:22:34 (300s)	1265 / 29.7mph	<b>41.3mph</b> at 16:23:13 <b>41.1mph</b> @ 16:23:13 (0.1s) <b>39.4mph</b> @ 16:23:13 (1s) <b>37.6mph</b> @ 16:23:13 (3s) <b>30.9mph</b> @ 16:23:33 (60s) <b>26.2mph</b> @ 16:23:26 (300s)	<b>21.0mph</b> at 16:22:50 <b>21.7mph</b> @ 16:22:51 (1s) <b>23.2mph</b> @ 16:22:51 (2s) <b>22.7mph</b> @ 16:22:34 (3s) <b>25.3mph</b> @ 16:22:34 (60s)	1971 / 30.9mph
2022-01-29 11:22:51 AM EST  <b>2022-01-29          11:21:34          AM EST to          2022-01-29          11:22:34          AM EST          (60s)</b>	986.50mb	12.15V	21.3°F 96%	29.6°F	<b>N (356°)</b>	<b>37.8mph</b> at 16:21:39 <b>37.5mph</b> @ 16:21:39 (0.1s) <b>34.2mph</b> @ 16:22:28 (1s) <b>31.5mph</b> @ 16:21:42 (3s) <b>23.2mph</b> @ 16:21:52 (60s) <b>25.4mph</b> @ 16:22:12 (300s)	<b>8.6mph</b> at 16:22:05 <b>9.7mph</b> @ 16:22:06 (1s) <b>12.8mph</b> @ 16:22:06 (2s) <b>20.7mph</b> @ 16:22:18 (60s) <b>24.7mph</b> @ 16:22:34 (300s)	6021 / 22.2mph	<b>38.0mph</b> at 16:22:28 <b>40.4mph</b> @ 16:22:28 (NoQC) <b>36.7mph</b> @ 16:22:28 (0.1s) <b>35.7mph</b> @ 16:22:28 (1s) <b>31.0mph</b> @ 16:22:29 (3s) <b>22.4mph</b> @ 16:21:52 (60s) <b>24.4mph</b> @ 16:22:12 (300s)	<b>10.8mph</b> at 16:22:15 <b>12.0mph</b> @ 16:22:05 (1s) <b>13.1mph</b> @ 16:22:16 (2s) <b>19.8mph</b> @ 16:22:18 (60s) <b>23.7mph</b> @ 16:22:34 (300s)	910 / 21.5mph	<b>33.3mph</b> at 16:21:41 <b>32.0mph</b> @ 16:21:42 (1s) <b>31.0mph</b> @ 16:21:43 (3s) <b>23.7mph</b> @ 16:21:49 (60s) <b>26.0mph</b> @ 16:21:53 (300s)	<b>14.5mph</b> at 16:21:37 <b>14.8mph</b> @ 16:21:38 (1s) <b>15.5mph</b> @ 16:21:38 (2s) <b>21.1mph</b> @ 16:22:18 (60s) <b>25.3mph</b> @ 16:22:34 (300s)	1434 / 22.7mph
2022-01-29 11:21:51 AM EST  <b>2022-01-29          11:20:34          AM EST to          2022-01-29          11:21:34          AM EST          (60s)</b>	986.72mb	12.14V	21.3°F 96%	29.5°F	<b>N (359°)</b>	<b>44.4mph</b> at 16:20:56 <b>44.1mph</b> @ 16:20:56 (0.1s) <b>41.3mph</b> @ 16:20:59 (1s) <b>38.2mph</b> @ 16:20:59 (3s) <b>27.1mph</b> @ 16:20:35 (60s) <b>26.0mph</b> @ 16:20:36 (300s)	<b>12.9mph</b> at 16:21:12 <b>13.8mph</b> @ 16:21:33 (1s) <b>16.0mph</b> @ 16:21:21 (3s) <b>22.2mph</b> @ 16:21:25 (60s) <b>25.1mph</b> @ 16:21:33 (300s)	6028 / 22.2mph	<b>45.9mph</b> at 16:20:56 <b>48.2mph</b> @ 16:20:56 (NoQC) <b>43.0mph</b> @ 16:20:56 (0.1s) <b>39.3mph</b> @ 16:20:56 (1s) <b>36.0mph</b> @ 16:21:00 (3s) <b>25.5mph</b> @ 16:20:38 (60s) <b>24.9mph</b> @ 16:20:34 (300s)	<b>10.6mph</b> at 16:21:18 <b>11.8mph</b> @ 16:21:19 (1s) <b>12.8mph</b> @ 16:21:21 (2s) <b>21.1mph</b> @ 16:21:27 (60s) <b>24.0mph</b> @ 16:21:33 (300s)	904 / 21.4mph	<b>39.2mph</b> at 16:20:56 <b>38.9mph</b> @ 16:20:56 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 16:20:59 (1s) <b>36.9mph</b> @ 16:20:59 (3s) <b>27.7mph</b> @ 16:20:34 (60s) <b>26.5mph</b> @ 16:20:34 (300s)	<b>15.0mph</b> at 16:21:21 <b>15.2mph</b> @ 16:21:21 (1s) <b>15.7mph</b> @ 16:21:23 (2s) <b>22.9mph</b> @ 16:21:33 (60s) <b>25.7mph</b> @ 16:21:33 (300s)	1446 / 22.9mph

2022-01-29 11:20:51 AM EST	986.72mb	12.15V	21.3°F 96%	29.5°F	N (357°)	44.5mph at 16:19:44	14.1mph at 16:20:28	7376 / 27.1mph	43.5mph at 16:20:09	12.6mph at 16:20:25	1083 / 25.5mph	39.7mph at 16:20:07	16.1mph at 16:20:28
2022-01-29 11:19:34 AM EST to 2022-01-29 11:20:34 AM EST (60s)						44.1mph @ 16:19:44 (0.1s)	14.9mph @ 16:20:28 (1s)		47.6mph @ 16:20:09 (NoQC)	14.8mph @ 16:20:26 (1s)		39.3mph @ 16:20:07 (0.1s)	16.4mph @ 16:20:28 (1s)
						40.7mph @ 16:19:45 (1s)	16.1mph @ 16:20:28 (2s)		42.1mph @ 16:20:09 (0.1s)	15.4mph @ 16:20:28 (3s)		38.6mph @ 16:20:08 (1s)	17.1mph @ 16:20:28 (3s)
						38.2mph @ 16:20:04 (3s)	24.6mph @ 16:19:44 (5s)		38.1mph @ 16:20:02 (1s)	24.0mph @ 16:19:44 (60s)		37.5mph @ 16:20:09 (3s)	25.3mph @ 16:19:47 (60s)
						28.5mph @ 16:20:20 (60s)	25.5mph @ 16:19:38 (300s)		37.0mph @ 16:20:04 (3s)	24.5mph @ 16:19:43 (300s)		29.1mph @ 16:20:21 (60s)	26.0mph @ 16:19:41 (300s)
2022-01-29 11:19:51 AM EST	986.70mb	12.15V	21.3°F 96%	29.5°F	N (356°)	42.3mph at 16:18:43	11.5mph at 16:19:02	6917 / 25.4mph	38.5mph at 16:19:10	10.6mph at 16:19:02	1052 / 24.8mph	40.1mph at 16:18:43	16.1mph at 16:19:02
2022-01-29 11:18:34 AM EST to 2022-01-29 11:19:34 AM EST (60s)						42.2mph @ 16:18:43 (0.1s)	13.0mph @ 16:19:02 (1s)		44.4mph @ 16:18:43 (NoQC)	13.1mph @ 16:18:52 (1s)		39.8mph @ 16:18:43 (0.1s)	16.6mph @ 16:19:01 (1s)
						40.5mph @ 16:18:43 (1s)	15.3mph @ 16:19:02 (3s)		39.4mph @ 16:18:43 (0.1s)	16.5mph @ 16:18:54 (1s)		38.5mph @ 16:18:44 (1s)	16.8mph @ 16:19:02 (3s)
						37.1mph @ 16:18:44 (3s)	25.4mph @ 16:19:33 (60s)		38.4mph @ 16:18:44 (1s)	24.7mph @ 16:18:54 (60s)		36.6mph @ 16:18:45 (3s)	26.2mph @ 16:19:33 (60s)
						27.8mph @ 16:18:57 (60s)	25.5mph @ 16:19:16 (300s)		35.6mph @ 16:18:44 (3s)	24.5mph @ 16:19:16 (300s)		28.1mph @ 16:18:58 (60s)	25.9mph @ 16:19:17 (300s)
2022-01-29 11:18:51 AM EST	986.56mb	12.15V	21.3°F 96%	29.5°F	N (358°)	45.8mph at 16:18:19	10.0mph at 16:18:02	7209 / 26.5mph	42.0mph at 16:18:32	9.0mph at 16:17:54	1075 / 25.3mph	38.4mph at 16:18:32	14.6mph at 16:17:55
2022-01-29 11:17:34 AM EST to 2022-01-29 11:18:34 AM EST (60s)						45.4mph @ 16:18:19 (0.1s)	11.1mph @ 16:17:54 (1s)		44.8mph @ 16:18:11 (NoQC)	9.9mph @ 16:17:54 (1s)		38.1mph @ 16:18:32 (0.1s)	14.8mph @ 16:17:55 (1s)
						42.0mph @ 16:18:20 (1s)	12.7mph @ 16:17:55 (3s)		40.0mph @ 16:18:11 (0.1s)	11.8mph @ 16:17:55 (3s)		36.6mph @ 16:18:33 (1s)	15.2mph @ 16:17:56 (3s)
						33.6mph @ 16:18:13 (3s)	24.0mph @ 16:17:35 (60s)		38.7mph @ 16:18:33 (0.1s)	23.4mph @ 16:17:36 (60s)		33.3mph @ 16:18:33 (3s)	24.7mph @ 16:17:34 (60s)
						27.6mph @ 16:18:16 (60s)	24.8mph @ 16:17:34 (300s)		32.4mph @ 16:18:29 (3s)	23.9mph @ 16:17:34 (300s)		27.7mph @ 16:18:17 (60s)	25.2mph @ 16:17:34 (300s)
2022-01-29 11:17:51 AM EST	986.73mb	12.14V	21.3°F 96%	29.5°F	N (356°)	48.6mph at 16:17:25	7.3mph at 16:17:05	6534 / 24.1mph	42.2mph at 16:17:17	9.0mph at 16:17:06	995 / 23.5mph	42.3mph at 16:17:25	12.3mph at 16:17:07
2022-01-29 11:16:34 AM EST to 2022-01-29 11:17:34 AM EST (60s)						48.2mph @ 16:17:25 (0.1s)	7.5mph @ 16:17:06 (1s)		53.1mph @ 16:17:24 (NoQC)	9.9mph @ 16:17:06 (1s)		41.9mph @ 16:17:25 (0.1s)	12.5mph @ 16:17:07 (1s)
						45.7mph @ 16:17:25 (1s)	9.5mph @ 16:17:07 (3s)		48.0mph @ 16:17:24 (0.1s)	10.3mph @ 16:17:08 (3s)		41.2mph @ 16:17:26 (1s)	12.9mph @ 16:17:08 (3s)
						42.8mph @ 16:17:27 (3s)	22.3mph @ 16:17:23 (60s)		46.9mph @ 16:17:25 (1s)	21.6mph @ 16:17:16 (60s)		39.7mph @ 16:17:27 (3s)	23.1mph @ 16:17:13 (60s)
						27.1mph @ 16:16:36 (60s)	23.8mph @ 16:16:51 (300s)		41.4mph @ 16:17:27 (3s)	22.7mph @ 16:16:51 (300s)		27.0mph @ 16:16:34 (60s)	24.0mph @ 16:16:51 (300s)
2022-01-29 11:16:51 AM EST	986.87mb	12.14V	21.3°F 96%	29.5°F	N (359°)	44.0mph at 16:15:56	16.0mph at 16:16:33	7375 / 27.1mph	42.0mph at 16:16:22	12.6mph at 16:16:33	1095 / 25.8mph	41.0mph at 16:15:56	18.8mph at 16:16:33
2022-01-29 11:15:34 AM EST to 2022-01-29 11:16:34 AM EST (60s)						43.9mph @ 16:15:56 (0.1s)	17.2mph @ 16:16:33 (1s)		47.8mph @ 16:15:55 (NoQC)	15.7mph @ 16:16:34 (1s)		40.6mph @ 16:15:56 (0.1s)	19.7mph @ 16:16:34 (1s)
						41.6mph @ 16:15:57 (1s)	21.1mph @ 16:16:13 (3s)		42.7mph @ 16:15:55 (0.1s)	19.2mph @ 16:15:44 (3s)		39.2mph @ 16:15:57 (1s)	21.0mph @ 16:15:50 (3s)
						37.2mph @ 16:16:23 (3s)	24.4mph @ 16:15:51 (60s)		41.3mph @ 16:15:56 (1s)	23.3mph @ 16:15:52 (60s)		36.2mph @ 16:15:59 (3s)	24.7mph @ 16:15:52 (60s)
						27.6mph @ 16:16:27 (60s)	23.8mph @ 16:16:21 (300s)		36.0mph @ 16:15:57 (3s)	26.3mph @ 16:16:28 (60s)		27.7mph @ 16:16:09 (60s)	24.1mph @ 16:16:21 (300s)
	24.3mph @ 16:15:43 (300s)		23.2mph @ 16:16:00 (300s)	23.2mph @ 16:16:00 (300s)	24.5mph @ 16:15:43 (300s)								

<p>2022-01-29 11:15:51 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 11:14:34 AM EST to 2022-01-29 11:15:34 AM EST (60s)</b></p>	986.68mb	12.14V	21.3°F 96%	29.5°F	<b>N (357°)</b>	<p><b>42.3mph</b> at 16:15:10  <b>42.1mph</b> @ 16:15:10 (0.1s)  <b>40.5mph</b> @ 16:15:22 (1s)  <b>36.1mph</b> @ 16:15:12 (3s)  <b>26.6mph</b> @ 16:14:37 (60s)  <b>24.6mph</b> @ 16:14:34 (300s)</p>	<p><b>12.1mph</b> at 16:14:54  <b>12.8mph</b> @ 16:14:55 (1s)  <b>13.7mph</b> @ 16:14:56 (1s)  <b>23.8mph</b> @ 16:15:16 (60s)  <b>23.9mph</b> @ 16:15:21 (300s)</p>	6708 / 24.7mph	<p><b>39.8mph</b> at 16:15:18  <b>45.5mph</b> @ 16:15:22 (NoQC)  <b>40.6mph</b> @ 16:15:22 (0.1s)  <b>38.2mph</b> @ 16:15:10 (3s)  <b>33.7mph</b> @ 16:15:12 (3s)  <b>25.7mph</b> @ 16:14:37 (60s)  <b>23.3mph</b> @ 16:14:52 (300s)</p>	<p><b>9.9mph</b> at 16:14:55  <b>12.0mph</b> @ 16:14:56 (1s)  <b>13.3mph</b> @ 16:14:56 (3s)  <b>23.0mph</b> @ 16:15:16 (60s)  <b>22.8mph</b> @ 16:15:22 (300s)</p>	1022 / 24.1mph	<p><b>37.2mph</b> at 16:15:23  <b>35.9mph</b> @ 16:15:23 (1s)  <b>33.5mph</b> @ 16:15:24 (3s)  <b>27.0mph</b> @ 16:14:34 (60s)  <b>24.8mph</b> @ 16:14:34 (300s)</p>	<p><b>16.3mph</b> at 16:14:55  <b>16.7mph</b> @ 16:14:56 (1s)  <b>17.7mph</b> @ 16:14:57 (3s)  <b>24.2mph</b> @ 16:15:17 (60s)  <b>24.2mph</b> @ 16:15:22 (300s)</p>	1605 / 25.3mph
<p>2022-01-29 11:14:51 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 11:13:34 AM EST to 2022-01-29 11:14:34 AM EST (60s)</b></p>	987.02mb	12.14V	21.3°F 96%	29.5°F	<b>N (355°)</b>	<p><b>41.4mph</b> at 16:14:14  <b>41.2mph</b> @ 16:14:14 (0.1s)  <b>39.3mph</b> @ 16:14:14 (1s)  <b>36.9mph</b> @ 16:14:15 (3s)  <b>27.4mph</b> @ 16:14:16 (60s)  <b>24.9mph</b> @ 16:14:19 (300s)</p>	<p><b>13.7mph</b> at 16:14:25  <b>14.3mph</b> @ 16:14:25 (1s)  <b>18.4mph</b> @ 16:14:25 (3s)  <b>21.9mph</b> @ 16:13:34 (60s)  <b>23.8mph</b> @ 16:13:36 (300s)</p>	7195 / 26.4mph	<p><b>42.0mph</b> at 16:14:11  <b>48.3mph</b> @ 16:14:10 (NoQC)  <b>42.6mph</b> @ 16:14:10 (0.1s)  <b>39.4mph</b> @ 16:14:10 (3s)  <b>36.9mph</b> @ 16:14:11 (3s)  <b>26.5mph</b> @ 16:14:18 (60s)  <b>23.6mph</b> @ 16:14:17 (300s)</p>	<p><b>12.1mph</b> at 16:14:25  <b>14.0mph</b> @ 16:13:54 (1s)  <b>17.0mph</b> @ 16:14:20 (3s)  <b>20.7mph</b> @ 16:13:34 (60s)  <b>22.4mph</b> @ 16:13:37 (300s)</p>	1083 / 25.5mph	<p><b>37.6mph</b> at 16:14:13  <b>37.0mph</b> @ 16:14:14 (1s)  <b>35.7mph</b> @ 16:14:15 (3s)  <b>27.7mph</b> @ 16:14:18 (60s)  <b>25.1mph</b> @ 16:14:19 (300s)</p>	<p><b>18.6mph</b> at 16:14:20  <b>19.3mph</b> @ 16:14:21 (1s)  <b>19.9mph</b> @ 16:14:00 (3s)  <b>21.8mph</b> @ 16:13:34 (60s)  <b>23.9mph</b> @ 16:13:38 (300s)</p>	1715 / 27.0mph
<p>2022-01-29 11:13:51 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 11:12:34 AM EST to 2022-01-29 11:13:34 AM EST (60s)</b></p>	986.89mb	12.14V	21.3°F 96%	29.5°F	<b>N (0°)</b>	<p><b>37.8mph</b> at 16:13:27  <b>37.6mph</b> @ 16:13:27 (0.1s)  <b>36.0mph</b> @ 16:13:28 (1s)  <b>34.2mph</b> @ 16:13:29 (3s)  <b>21.9mph</b> @ 16:13:33 (60s)  <b>25.3mph</b> @ 16:12:34 (300s)</p>	<p><b>10.9mph</b> at 16:12:54  <b>11.2mph</b> @ 16:12:55 (1s)  <b>13.5mph</b> @ 16:12:55 (3s)  <b>17.7mph</b> @ 16:12:55 (60s)  <b>23.9mph</b> @ 16:13:33 (300s)</p>	5948 / 21.9mph	<p><b>37.2mph</b> at 16:13:27  <b>38.3mph</b> @ 16:13:27 (NoQC)  <b>34.8mph</b> @ 16:13:27 (0.1s)  <b>33.8mph</b> @ 16:13:27 (3s)  <b>32.6mph</b> @ 16:13:28 (3s)  <b>20.7mph</b> @ 16:13:34 (60s)  <b>24.1mph</b> @ 16:12:34 (300s)</p>	<p><b>10.4mph</b> at 16:12:54  <b>11.5mph</b> @ 16:12:54 (1s)  <b>13.4mph</b> @ 16:12:55 (3s)  <b>16.4mph</b> @ 16:12:56 (60s)  <b>22.5mph</b> @ 16:13:33 (300s)</p>	877 / 20.7mph	<p><b>33.1mph</b> at 16:13:28  <b>32.5mph</b> @ 16:13:28 (1s)  <b>31.7mph</b> @ 16:13:29 (3s)  <b>21.8mph</b> @ 16:13:34 (60s)  <b>25.0mph</b> @ 16:12:34 (300s)</p>	<p><b>13.5mph</b> at 16:12:54  <b>13.8mph</b> @ 16:12:54 (1s)  <b>14.9mph</b> @ 16:12:55 (3s)  <b>18.1mph</b> @ 16:12:57 (60s)  <b>24.0mph</b> @ 16:13:33 (300s)</p>	1379 / 21.8mph
<p>2022-01-29 11:12:51 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 11:11:34 AM EST to 2022-01-29 11:12:34 AM EST (60s)</b></p>	987.10mb	12.14V	21.3°F 96%	29.5°F	<b>N (355°)</b>	<p><b>37.5mph</b> at 16:11:34  <b>37.1mph</b> @ 16:11:34 (0.1s)  <b>35.6mph</b> @ 16:11:34 (1s)  <b>30.4mph</b> @ 16:11:36 (3s)  <b>26.4mph</b> @ 16:11:42 (60s)  <b>27.2mph</b> @ 16:11:35 (300s)</p>	<p><b>9.7mph</b> at 16:12:29  <b>10.7mph</b> @ 16:12:29 (1s)  <b>11.8mph</b> @ 16:12:08 (3s)  <b>19.7mph</b> @ 16:12:33 (60s)  <b>25.3mph</b> @ 16:12:33 (300s)</p>	5345 / 19.8mph	<p><b>38.3mph</b> at 16:11:34  <b>40.9mph</b> @ 16:11:34 (NoQC)  <b>36.8mph</b> @ 16:11:34 (0.1s)  <b>35.1mph</b> @ 16:11:34 (3s)  <b>31.1mph</b> @ 16:11:36 (3s)  <b>27.2mph</b> @ 16:11:43 (60s)  <b>26.1mph</b> @ 16:11:35 (300s)</p>	<p><b>9.7mph</b> at 16:12:07  <b>11.0mph</b> @ 16:12:08 (1s)  <b>11.7mph</b> @ 16:12:08 (3s)  <b>18.6mph</b> @ 16:12:33 (60s)  <b>24.1mph</b> @ 16:12:33 (300s)</p>	789 / 18.7mph	<p><b>33.6mph</b> at 16:11:35  <b>33.0mph</b> @ 16:11:35 (1s)  <b>31.1mph</b> @ 16:11:36 (3s)  <b>28.6mph</b> @ 16:11:43 (60s)  <b>26.6mph</b> @ 16:11:36 (300s)</p>	<p><b>14.5mph</b> at 16:12:08  <b>14.8mph</b> @ 16:12:08 (1s)  <b>15.4mph</b> @ 16:12:08 (3s)  <b>20.2mph</b> @ 16:12:33 (60s)  <b>25.7mph</b> @ 16:12:33 (300s)</p>	1276 / 20.3mph
<p>2022-01-29 11:11:51 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 11:10:34 AM EST to 2022-01-29 11:11:34 AM EST (60s)</b></p>	986.81mb	12.14V	21.3°F 96%	29.5°F	<b>N (358°)</b>	<p><b>47.5mph</b> at 16:11:11  <b>46.9mph</b> @ 16:11:11 (0.1s)  <b>43.0mph</b> @ 16:11:13 (1s)  <b>40.8mph</b> @ 16:11:13 (3s)  <b>27.7mph</b> @ 16:11:16 (60s)  <b>27.4mph</b> @ 16:11:22 (300s)</p>	<p><b>12.9mph</b> at 16:11:28  <b>13.6mph</b> @ 16:11:29 (1s)  <b>16.4mph</b> @ 16:11:30 (3s)  <b>25.6mph</b> @ 16:10:45 (60s)  <b>27.0mph</b> @ 16:11:10 (300s)</p>	7430 / 27.3mph	<p><b>45.1mph</b> at 16:11:18  <b>47.8mph</b> @ 16:11:18 (NoQC)  <b>42.9mph</b> @ 16:11:18 (0.1s)  <b>39.9mph</b> @ 16:11:18 (3s)  <b>37.8mph</b> @ 16:11:15 (3s)  <b>26.3mph</b> @ 16:11:18 (60s)  <b>26.3mph</b> @ 16:11:22 (300s)</p>	<p><b>11.4mph</b> at 16:10:42  <b>13.5mph</b> @ 16:10:42 (1s)  <b>16.1mph</b> @ 16:11:26 (3s)  <b>24.3mph</b> @ 16:10:46 (60s)  <b>25.8mph</b> @ 16:11:09 (300s)</p>	1104 / 26.0mph	<p><b>40.3mph</b> at 16:11:13  <b>40.1mph</b> @ 16:11:13 (0.1s)  <b>39.7mph</b> @ 16:11:13 (1s)  <b>39.3mph</b> @ 16:11:14 (3s)  <b>27.9mph</b> @ 16:11:18 (60s)  <b>27.8mph</b> @ 16:10:34 (300s)</p>	<p><b>17.3mph</b> at 16:11:29  <b>18.0mph</b> @ 16:10:36 (1s)  <b>18.8mph</b> @ 16:10:37 (3s)  <b>26.0mph</b> @ 16:10:46 (60s)  <b>27.4mph</b> @ 16:11:10 (300s)</p>	1741 / 27.4mph



2022-01-29 11:10:51 AM EST	986.98mb	12.14V	21.2°F 96%	29.5°F	N (3°)	44.2mph at 16:10:18 43.9mph @ 16:10:18 (0.1s) 40.1mph @ 16:10:18 (1s) 38.7mph @ 16:10:19 (3s) 28.8mph @ 16:10:26 (60s) 27.9mph @ 16:09:36 (300s)	12.3mph at 16:10:09 13.6mph @ 16:10:09 (1s) 17.9mph @ 16:10:10 (2s) 22.8mph @ 16:09:34 (60s) 27.1mph @ 16:10:13 (300s)	7485 / 27.5mph	39.4mph at 16:10:19 45.5mph @ 16:10:18 (NoQC) 40.6mph @ 16:10:18 (0.1s) 37.6mph @ 16:10:19 (1s) 34.9mph @ 16:10:00 (3s) 27.1mph @ 16:10:26 (60s) 26.9mph @ 16:09:36 (300s)	13.3mph at 16:10:08 14.8mph @ 16:10:09 (1s) 18.7mph @ 16:10:33 (3s) 21.4mph @ 16:09:34 (60s) 26.0mph @ 16:10:18 (300s)	1095 / 25.8mph	38.8mph at 16:10:18 38.4mph @ 16:10:18 (0.1s) 38.0mph @ 16:10:19 (1s) 36.6mph @ 16:10:20 (3s) 28.8mph @ 16:10:26 (60s) 28.4mph @ 16:09:36 (300s)	18.5mph at 16:10:09 19.1mph @ 16:10:09 (1s) 20.4mph @ 16:10:11 (3s) 22.7mph @ 16:09:34 (60s) 27.6mph @ 16:10:18 (300s)	1764 / 27.7mph
2022-01-29 11:09:51 AM EST	986.80mb	12.14V	21.2°F 96%	29.5°F	N (4°)	45.8mph at 16:09:28 45.4mph @ 16:09:28 (0.1s) 43.1mph @ 16:09:28 (1s) 39.1mph @ 16:09:29 (3s) 29.3mph @ 16:08:36 (60s) 28.9mph @ 16:08:35 (300s)	12.7mph at 16:09:18 13.4mph @ 16:09:14 (1s) 14.7mph @ 16:09:15 (3s) 22.9mph @ 16:09:33 (60s) 27.8mph @ 16:09:33 (300s)	6225 / 22.9mph	44.9mph at 16:09:27 48.2mph @ 16:09:27 (NoQC) 43.0mph @ 16:09:27 (0.1s) 41.3mph @ 16:09:28 (1s) 38.9mph @ 16:09:29 (3s) 28.9mph @ 16:08:37 (60s) 28.0mph @ 16:08:35 (300s)	9.0mph at 16:09:14 10.7mph @ 16:09:15 (1s) 13.1mph @ 16:09:15 (3s) 21.4mph @ 16:09:33 (60s) 26.8mph @ 16:09:33 (300s)	909 / 21.5mph	39.7mph at 16:09:28 39.4mph @ 16:09:28 (0.1s) 38.6mph @ 16:09:28 (1s) 37.1mph @ 16:09:30 (3s) 30.3mph @ 16:08:36 (60s) 29.7mph @ 16:08:34 (300s)	14.3mph at 16:09:15 14.5mph @ 16:09:15 (1s) 15.1mph @ 16:09:16 (3s) 22.8mph @ 16:09:33 (60s) 28.4mph @ 16:09:33 (300s)	1443 / 22.8mph
2022-01-29 11:08:51 AM EST	986.74mb	12.14V	21.2°F 96%	29.6°F	N (1°)	49.9mph at 16:08:27 49.5mph @ 16:08:27 (0.1s) 45.7mph @ 16:08:26 (1s) 43.7mph @ 16:07:34 (3s) 29.8mph @ 16:08:09 (60s) 29.6mph @ 16:07:59 (300s)	12.4mph at 16:08:17 14.0mph @ 16:08:17 (1s) 19.3mph @ 16:08:18 (3s) 28.1mph @ 16:07:40 (60s) 28.7mph @ 16:08:24 (300s)	7939 / 29.1mph	47.0mph at 16:08:26 50.4mph @ 16:07:41 (NoQC) 45.2mph @ 16:07:41 (0.1s) 42.9mph @ 16:08:27 (1s) 41.2mph @ 16:07:34 (3s) 29.1mph @ 16:08:28 (60s) 28.6mph @ 16:08:00 (300s)	15.0mph at 16:08:17 17.7mph @ 16:08:17 (1s) 19.6mph @ 16:08:18 (3s) 27.7mph @ 16:07:48 (60s) 27.8mph @ 16:08:24 (300s)	1221 / 28.7mph	42.1mph at 16:08:27 41.7mph @ 16:08:27 (0.1s) 41.2mph @ 16:08:28 (1s) 42.7mph @ 16:07:34 (3s) 30.7mph @ 16:08:28 (60s) 30.4mph @ 16:08:00 (300s)	20.8mph at 16:07:53 21.5mph @ 16:07:54 (1s) 23.9mph @ 16:08:19 (3s) 29.3mph @ 16:07:49 (60s) 29.6mph @ 16:08:24 (300s)	1928 / 30.3mph
2022-01-29 11:07:51 AM EST	986.52mb	12.14V	21.2°F 96%	29.6°F	N (355°)	54.3mph at 16:07:31 54.0mph @ 16:07:31 (0.1s) 48.9mph @ 16:07:32 (1s) 45.6mph @ 16:07:32 (3s) 29.2mph @ 16:05:41 (60s) 29.5mph @ 16:07:33 (300s)	10.8mph at 16:07:08 12.6mph @ 16:07:08 (1s) 13.7mph @ 16:07:08 (3s) 26.8mph @ 16:07:20 (60s) 28.9mph @ 16:07:15 (300s)	7884 / 28.9mph	45.8mph at 16:07:28 50.9mph @ 16:07:31 (NoQC) 46.0mph @ 16:07:31 (0.1s) 45.3mph @ 16:07:31 (1s) 43.3mph @ 16:07:33 (3s) 28.5mph @ 16:07:34 (60s) 28.5mph @ 16:07:33 (300s)	10.0mph at 16:07:08 14.0mph @ 16:07:08 (1s) 16.3mph @ 16:07:08 (3s) 26.6mph @ 16:07:09 (60s) 27.9mph @ 16:07:08 (300s)	1214 / 28.6mph	46.5mph at 16:07:31 46.4mph @ 16:07:31 (0.1s) 45.5mph @ 16:07:32 (1s) 43.7mph @ 16:07:33 (3s) 29.8mph @ 16:06:44 (60s) 30.1mph @ 16:07:33 (300s)	16.8mph at 16:07:08 17.5mph @ 16:07:08 (1s) 18.1mph @ 16:07:08 (3s) 27.9mph @ 16:07:22 (60s) 29.5mph @ 16:07:16 (300s)	1890 / 29.7mph
2022-01-29 11:06:51 AM EST	986.87mb	12.14V	21.3°F 96%	29.6°F	N (2°)	45.1mph at 16:05:41 44.9mph @ 16:05:41 (0.1s) 42.0mph @ 16:06:08 (1s) 36.0mph @ 16:06:09 (3s) 30.1mph @ 16:05:34 (60s) 29.7mph @ 16:05:48 (300s)	13.5mph at 16:05:35 15.3mph @ 16:05:36 (1s) 19.8mph @ 16:06:26 (3s) 26.6mph @ 16:06:21 (60s) 29.2mph @ 16:06:27 (300s)	7654 / 28.1mph	41.0mph at 16:05:58 47.3mph @ 16:05:41 (NoQC) 42.2mph @ 16:05:41 (0.1s) 39.7mph @ 16:05:42 (1s) 35.6mph @ 16:05:42 (3s) 29.1mph @ 16:05:56 (60s) 28.6mph @ 16:05:56 (300s)	11.8mph at 16:06:11 13.4mph @ 16:06:12 (1s) 16.4mph @ 16:06:12 (3s) 25.3mph @ 16:06:19 (60s) 28.1mph @ 16:05:34 (300s)	1137 / 26.8mph	39.7mph at 16:06:08 39.4mph @ 16:06:08 (0.1s) 38.6mph @ 16:06:08 (1s) 35.2mph @ 16:06:10 (3s) 30.5mph @ 16:05:34 (60s) 30.2mph @ 16:05:57 (300s)	20.4mph at 16:06:26 21.3mph @ 16:05:37 (1s) 22.8mph @ 16:06:27 (3s) 27.3mph @ 16:06:21 (60s) 29.8mph @ 16:05:34 (300s)	1830 / 28.8mph

2022-01-29 11:05:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:04:48 AM EST to 2022-01-29 11:05:48 AM EST (60s)</b>	986.95mb	12.15V	21.3°F 96%	29.6°F	<b>N (2°)</b>	<b>60.0mph</b> at 16:04:52 <b>59.4mph</b> @ 16:04:52 (0.1s) <b>51.7mph</b> @ 16:04:53 (1s) <b>45.1mph</b> @ 16:04:53 (3s) <b>33.1mph</b> @ 16:05:34 (60s) <b>29.7mph</b> @ 16:05:32 (300s)	<b>11.8mph</b> at 16:05:40 <b>13.1mph</b> @ 16:05:40 (1s) <b>14.8mph</b> @ 16:05:40 (1s) <b>28.1mph</b> @ 16:04:50 (60s) <b>28.3mph</b> @ 16:04:48 (300s)	<b>8233</b> / <b>30.2mph</b>	<b>54.9mph</b> at 16:04:52 <b>60.4mph</b> @ 16:04:52 (NoQC) <b>54.1mph</b> @ 16:04:52 (0.1s) <b>48.9mph</b> @ 16:05:24 (1s) <b>45.0mph</b> @ 16:05:17 (3s) <b>31.8mph</b> @ 16:05:33 (60s) <b>28.6mph</b> @ 16:05:34 (300s)	<b>8.9mph</b> at 16:05:40 <b>9.8mph</b> @ 16:05:40 (1s) <b>12.9mph</b> @ 16:05:41 (3s) <b>26.9mph</b> @ 16:04:48 (60s) <b>27.2mph</b> @ 16:04:48 (300s)	<b>1230</b> / <b>28.9mph</b>	<b>50.2mph</b> at 16:04:52 <b>50.0mph</b> @ 16:04:52 (0.1s) <b>47.0mph</b> @ 16:04:53 (1s) <b>43.0mph</b> @ 16:05:19 (3s) <b>33.2mph</b> @ 16:05:34 (60s) <b>30.1mph</b> @ 16:05:34 (300s)	<b>15.1mph</b> at 16:05:40 <b>15.4mph</b> @ 16:05:40 (1s) <b>16.7mph</b> @ 16:05:41 (3s) <b>29.1mph</b> @ 16:05:10 (60s) <b>28.8mph</b> @ 16:04:48 (300s)	<b>1943</b> / <b>30.5mph</b>
2022-01-29 11:04:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:03:48 AM EST to 2022-01-29 11:04:48 AM EST (60s)</b>	986.83mb	12.14V	21.3°F 96%	29.6°F	<b>N (3°)</b>	<b>50.2mph</b> at 16:04:45 <b>49.8mph</b> @ 16:04:45 (0.1s) <b>45.9mph</b> @ 16:04:46 (1s) <b>42.2mph</b> @ 16:04:47 (3s) <b>32.4mph</b> @ 16:03:51 (60s) <b>29.0mph</b> @ 16:03:54 (300s)	<b>12.5mph</b> at 16:04:13 <b>13.6mph</b> @ 16:04:14 (1s) <b>15.9mph</b> @ 16:04:14 (3s) <b>27.5mph</b> @ 16:04:36 (60s) <b>27.8mph</b> @ 16:04:33 (300s)	<b>7666</b> / <b>28.1mph</b>	<b>41.3mph</b> at 16:04:42 <b>51.0mph</b> @ 16:04:46 (NoQC) <b>46.0mph</b> @ 16:04:46 (0.1s) <b>43.7mph</b> @ 16:04:46 (1s) <b>40.9mph</b> @ 16:03:48 (3s) <b>31.5mph</b> @ 16:03:51 (60s) <b>28.0mph</b> @ 16:03:55 (300s)	<b>11.1mph</b> at 16:04:13 <b>12.4mph</b> @ 16:04:14 (1s) <b>15.8mph</b> @ 16:04:14 (3s) <b>26.7mph</b> @ 16:04:35 (60s) <b>26.7mph</b> @ 16:04:33 (300s)	<b>1147</b> / <b>27.0mph</b>	<b>45.1mph</b> at 16:04:46 <b>45.0mph</b> @ 16:04:46 (0.1s) <b>43.9mph</b> @ 16:04:46 (1s) <b>45.1mph</b> @ 16:03:48 (3s) <b>33.2mph</b> @ 16:04:03 (60s) <b>29.6mph</b> @ 16:04:03 (300s)	<b>17.1mph</b> at 16:04:14 <b>17.8mph</b> @ 16:04:14 (1s) <b>19.2mph</b> @ 16:04:15 (3s) <b>29.0mph</b> @ 16:04:37 (60s) <b>28.3mph</b> @ 16:04:34 (300s)	<b>1868</b> / <b>29.3mph</b>
2022-01-29 11:03:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:02:48 AM EST to 2022-01-29 11:03:48 AM EST (60s)</b>	986.53mb	12.14V	21.4°F 96%	29.6°F	<b>N (2°)</b>	<b>53.0mph</b> at 16:03:45 <b>52.1mph</b> @ 16:03:45 (0.1s) <b>47.9mph</b> @ 16:03:45 (1s) <b>44.8mph</b> @ 16:02:54 (3s) <b>32.0mph</b> @ 16:03:47 (60s) <b>28.9mph</b> @ 16:03:47 (300s)	<b>14.1mph</b> at 16:03:00 <b>16.1mph</b> @ 16:03:00 (1s) <b>19.3mph</b> @ 16:03:11 (3s) <b>26.4mph</b> @ 16:03:05 (60s) <b>28.1mph</b> @ 16:03:13 (300s)	<b>8735</b> / <b>32.0mph</b>	<b>54.3mph</b> at 16:03:45 <b>64.6mph</b> @ 16:03:45 (NoQC) <b>58.0mph</b> @ 16:03:45 (0.1s) <b>50.1mph</b> @ 16:03:45 (1s) <b>44.4mph</b> @ 16:03:46 (3s) <b>31.4mph</b> @ 16:03:47 (60s) <b>27.9mph</b> @ 16:03:48 (300s)	<b>13.9mph</b> at 16:03:00 <b>15.5mph</b> @ 16:03:00 (1s) <b>18.1mph</b> @ 16:03:01 (3s) <b>25.9mph</b> @ 16:03:14 (60s) <b>27.1mph</b> @ 16:03:14 (300s)	<b>1335</b> / <b>31.4mph</b>	<b>51.1mph</b> at 16:03:45 <b>51.6mph</b> @ 16:03:45 (NoQC) <b>51.1mph</b> @ 16:03:45 (0.1s) <b>49.6mph</b> @ 16:03:46 (1s) <b>45.5mph</b> @ 16:03:47 (3s) <b>32.5mph</b> @ 16:03:47 (60s) <b>29.3mph</b> @ 16:03:47 (300s)	<b>19.4mph</b> at 16:03:11 <b>20.0mph</b> @ 16:03:01 (1s) <b>21.0mph</b> @ 16:03:02 (3s) <b>26.8mph</b> @ 16:03:04 (60s) <b>28.5mph</b> @ 16:03:15 (300s)	<b>2073</b> / <b>32.5mph</b>
2022-01-29 11:02:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:01:48 AM EST to 2022-01-29 11:02:48 AM EST (60s)</b>	987.26mb	12.14V	21.4°F 96%	29.7°F	<b>N (2°)</b>	<b>51.4mph</b> at 16:01:58 <b>51.2mph</b> @ 16:01:58 (0.1s) <b>48.7mph</b> @ 16:01:59 (1s) <b>46.8mph</b> @ 16:02:00 (3s) <b>31.6mph</b> @ 16:02:06 (60s) <b>28.7mph</b> @ 16:02:22 (300s)	<b>12.8mph</b> at 16:02:40 <b>13.5mph</b> @ 16:02:41 (1s) <b>16.9mph</b> @ 16:02:41 (3s) <b>27.7mph</b> @ 16:02:42 (60s) <b>28.3mph</b> @ 16:02:47 (300s)	<b>7617</b> / <b>28.0mph</b>	<b>49.4mph</b> at 16:01:59 <b>55.1mph</b> @ 16:01:58 (NoQC) <b>49.7mph</b> @ 16:01:58 (0.1s) <b>47.9mph</b> @ 16:01:59 (1s) <b>44.8mph</b> @ 16:02:00 (3s) <b>30.0mph</b> @ 16:02:10 (60s) <b>27.7mph</b> @ 16:02:24 (300s)	<b>12.8mph</b> at 16:02:40 <b>14.2mph</b> @ 16:02:41 (1s) <b>16.4mph</b> @ 16:02:42 (3s) <b>26.1mph</b> @ 16:01:48 (60s) <b>27.2mph</b> @ 16:01:57 (300s)	<b>1166</b> / <b>27.4mph</b>	<b>46.3mph</b> at 16:01:58 <b>46.0mph</b> @ 16:01:59 (0.1s) <b>45.3mph</b> @ 16:01:59 (1s) <b>44.0mph</b> @ 16:02:00 (3s) <b>31.9mph</b> @ 16:02:06 (60s) <b>29.2mph</b> @ 16:02:22 (300s)	<b>18.2mph</b> at 16:02:40 <b>18.4mph</b> @ 16:02:41 (1s) <b>19.5mph</b> @ 16:02:42 (3s) <b>28.2mph</b> @ 16:02:47 (60s) <b>28.7mph</b> @ 16:02:47 (300s)	<b>1798</b> / <b>28.3mph</b>
2022-01-29 11:01:51 AM EST  <b>2022-01-29 11:00:48 AM EST to 2022-01-29 11:01:48 AM EST (60s)</b>	987.09mb	12.14V	21.4°F 96%	29.6°F	<b>N (3°)</b>	<b>51.4mph</b> at 16:01:13 <b>50.9mph</b> @ 16:01:13 (0.1s) <b>45.6mph</b> @ 16:01:14 (1s) <b>40.3mph</b> @ 16:01:15 (3s) <b>28.0mph</b> @ 16:01:34 (60s) <b>28.7mph</b> @ 16:01:26 (300s)	<b>12.6mph</b> at 16:00:52 <b>13.0mph</b> @ 16:00:52 (1s) <b>15.1mph</b> @ 16:00:52 (3s) <b>25.1mph</b> @ 16:00:57 (60s) <b>28.0mph</b> @ 16:00:58 (300s)	<b>7632</b> / <b>28.0mph</b>	<b>46.7mph</b> at 16:01:13 <b>50.5mph</b> @ 16:01:13 (NoQC) <b>45.4mph</b> @ 16:01:13 (0.1s) <b>42.3mph</b> @ 16:01:14 (1s) <b>39.3mph</b> @ 16:01:15 (3s) <b>26.5mph</b> @ 16:01:34 (60s) <b>27.6mph</b> @ 16:01:26 (300s)	<b>10.3mph</b> at 16:00:51 <b>11.3mph</b> @ 16:00:52 (1s) <b>13.6mph</b> @ 16:00:52 (3s) <b>24.0mph</b> @ 16:00:58 (60s) <b>27.0mph</b> @ 16:00:57 (300s)	<b>1110</b> / <b>26.1mph</b>	<b>42.6mph</b> at 16:01:14 <b>42.4mph</b> @ 16:01:14 (0.1s) <b>41.5mph</b> @ 16:01:14 (1s) <b>39.0mph</b> @ 16:01:15 (3s) <b>28.3mph</b> @ 16:01:47 (60s) <b>29.1mph</b> @ 16:01:35 (300s)	<b>15.1mph</b> at 16:00:52 <b>15.5mph</b> @ 16:00:52 (1s) <b>16.4mph</b> @ 16:00:53 (3s) <b>25.1mph</b> @ 16:00:58 (60s) <b>28.5mph</b> @ 16:00:58 (300s)	<b>1803</b> / <b>28.3mph</b>

2022-01-29 11:00:51 AM EST	987.03mb	12.14V	21.4°F 96%	29.6°F	N (6°)	41.3mph at 16:00:38 41.0mph @ 16:00:38 (0.1s) 38.9mph @ 16:00:38 (1s) 37.0mph @ 16:00:39 (3s) 30.9mph @ 15:59:48 (60s) 29.1mph @ 15:59:48 (300s)	15.4mph at 15:59:50 16.6mph @ 15:59:51 (1s) 18.3mph @ 15:59:51 (3s) 23.7mph @ 16:00:31 (60s) 28.1mph @ 16:00:47 (300s)	6929 / 25.5mph	40.9mph at 16:00:38 42.8mph @ 16:00:39 (NoQC) 38.6mph @ 16:00:38 (0.1s) 37.5mph @ 16:00:39 (1s) 35.5mph @ 16:00:39 (3s) 29.9mph @ 15:59:48 (60s) 28.1mph @ 15:59:48 (300s)	11.7mph at 15:59:50 13.1mph @ 15:59:51 (1s) 15.0mph @ 15:59:52 (3s) 22.5mph @ 16:00:33 (60s) 27.2mph @ 16:00:48 (300s)	1038 / 24.5mph	37.6mph at 16:00:38 16.00:38 36.2mph @ 15:59:39 (3s) 31.7mph @ 15:59:48 (60s) 29.6mph @ 15:59:48 (300s)	17.5mph at 15:59:51 18.0mph @ 15:59:51 (1s) 18.9mph @ 15:59:52 (3s) 24.4mph @ 16:00:33 (60s) 28.7mph @ 16:00:47 (300s)	1629 / 25.7mph
2022-01-29 10:59:50 AM EST						62.3mph at 15:59:13 61.0mph @ 15:59:13 (0.1s) 53.4mph @ 15:59:13 (1s) 49.8mph @ 15:59:15 (3s) 31.5mph @ 15:59:29 (60s) 29.1mph @ 15:59:46 (300s)	16.0mph at 15:59:40 17.2mph @ 15:59:40 (1s) 18.5mph @ 15:59:41 (3s) 27.9mph @ 15:59:03 (60s) 28.0mph @ 15:58:58 (300s)	8430 / 30.9mph	56.7mph at 15:59:13 61.6mph @ 15:59:13 (NoQC) 56.1mph @ 15:59:13 (0.1s) 53.0mph @ 15:59:14 (1s) 47.2mph @ 15:59:15 (3s) 30.6mph @ 15:59:29 (60s) 28.2mph @ 15:59:38 (300s)	12.2mph at 15:59:39 14.1mph @ 15:59:39 (1s) 15.5mph @ 15:59:41 (3s) 27.4mph @ 15:59:04 (60s) 26.9mph @ 15:58:55 (300s)	1271 / 29.9mph	53.6mph at 15:59:13 53.4mph @ 15:59:13 (0.1s) 52.9mph @ 15:59:14 (1s) 49.0mph @ 15:59:15 (3s) 32.0mph @ 15:59:31 (60s) 29.6mph @ 15:59:47 (300s)	19.5mph at 15:59:41 19.9mph @ 15:59:41 (1s) 19.3mph @ 15:58:48 (3s) 28.2mph @ 15:59:04 (60s) 28.4mph @ 15:59:00 (300s)	2023 / 31.7mph
2022-01-29 10:58:51 AM EST						47.5mph at 15:58:30 47.4mph @ 15:58:30 (0.1s) 44.9mph @ 15:58:30 (1s) 40.0mph @ 15:58:32 (3s) 31.1mph @ 15:58:36 (60s) 28.8mph @ 15:58:38 (300s)	14.2mph at 15:58:44 14.9mph @ 15:58:44 (1s) 16.2mph @ 15:58:45 (3s) 27.8mph @ 15:57:49 (60s) 27.4mph @ 15:57:50 (300s)	8000 / 29.4mph	46.0mph at 15:58:32 50.5mph @ 15:58:29 (NoQC) 45.6mph @ 15:58:29 (0.1s) 44.6mph @ 15:58:30 (1s) 40.6mph @ 15:58:32 (3s) 30.4mph @ 15:58:36 (60s) 27.6mph @ 15:58:38 (300s)	11.9mph at 15:58:43 13.6mph @ 15:58:44 (1s) 15.8mph @ 15:58:44 (3s) 26.8mph @ 15:57:55 (60s) 26.3mph @ 15:57:48 (300s)	1224 / 28.8mph	42.8mph at 15:58:30 42.6mph @ 15:58:30 (0.1s) 41.4mph @ 15:58:30 (1s) 38.7mph @ 15:57:59 (3s) 31.2mph @ 15:58:36 (60s) 29.0mph @ 15:58:38 (300s)	16.6mph at 15:58:44 17.2mph @ 15:58:44 (1s) 17.9mph @ 15:58:46 (3s) 28.6mph @ 15:57:56 (60s) 27.9mph @ 15:57:51 (300s)	1906 / 29.9mph
2022-01-29 10:57:51 AM EST						49.0mph at 15:57:25 48.9mph @ 15:57:25 (0.1s) 44.7mph @ 15:57:25 (1s) 36.9mph @ 15:57:27 (3s) 30.2mph @ 15:57:28 (60s) 27.7mph @ 15:57:03 (300s)	14.3mph at 15:57:05 15.6mph @ 15:57:05 (1s) 18.3mph @ 15:57:05 (3s) 27.0mph @ 15:56:48 (60s) 27.2mph @ 15:56:48 (300s)	7621 / 28.0mph	48.7mph at 15:57:25 51.2mph @ 15:57:24 (NoQC) 46.0mph @ 15:57:24 (0.1s) 44.5mph @ 15:57:25 (1s) 37.4mph @ 15:56:56 (3s) 29.4mph @ 15:57:29 (60s) 26.5mph @ 15:57:02 (300s)	12.0mph at 15:57:30 13.6mph @ 15:57:31 (1s) 18.3mph @ 15:57:05 (3s) 25.7mph @ 15:56:49 (60s) 26.1mph @ 15:57:19 (300s)	1159 / 27.3mph	43.8mph at 15:57:25 43.5mph @ 15:57:25 (0.1s) 42.1mph @ 15:57:25 (1s) 38.2mph @ 15:57:27 (3s) 30.8mph @ 15:57:29 (60s) 28.1mph @ 15:57:03 (300s)	18.9mph at 15:57:05 19.4mph @ 15:57:05 (1s) 20.5mph @ 15:57:06 (3s) 27.2mph @ 15:56:48 (60s) 27.7mph @ 15:56:48 (300s)	1831 / 28.8mph
2022-01-29 10:56:51 AM EST						49.5mph at 15:56:43 49.3mph @ 15:56:43 (0.1s) 47.9mph @ 15:56:43 (1s) 42.8mph @ 15:56:45 (3s) 30.3mph @ 15:55:49 (60s) 27.6mph @ 15:55:48 (300s)	14.1mph at 15:56:25 15.9mph @ 15:56:26 (1s) 18.3mph @ 15:56:01 (3s) 26.1mph @ 15:56:38 (60s) 26.4mph @ 15:56:26 (300s)	7371 / 27.1mph	42.1mph at 15:56:43 53.1mph @ 15:56:43 (NoQC) 47.6mph @ 15:56:43 (0.1s) 45.9mph @ 15:56:43 (1s) 41.1mph @ 15:56:44 (3s) 29.1mph @ 15:55:50 (60s) 26.5mph @ 15:55:48 (300s)	11.5mph at 15:56:25 13.2mph @ 15:56:25 (1s) 15.7mph @ 15:56:01 (3s) 24.7mph @ 15:56:38 (60s) 25.3mph @ 15:56:28 (300s)	1093 / 25.8mph	44.8mph at 15:56:43 44.5mph @ 15:56:43 (0.1s) 43.7mph @ 15:56:43 (1s) 41.1mph @ 15:56:44 (3s) 30.8mph @ 15:55:50 (60s) 28.0mph @ 15:55:48 (300s)	16.8mph at 15:56:01 17.0mph @ 15:56:01 (1s) 17.8mph @ 15:56:02 (3s) 26.3mph @ 15:56:38 (60s) 26.9mph @ 15:56:26 (300s)	1736 / 27.3mph

2022-01-29 10:55:51 AM EST  <b>2022-01-29 10:54:47 AM EST to 2022-01-29 10:55:47 AM EST (60s)</b>	987.19mb	12.14V	21.5°F 96%	29.6°F	<b>N (354°)</b>	<b>50.1mph</b> at 15:54:57 <b>49.8mph</b> @ 15:54:57 (0.1s) <b>46.1mph</b> @ 15:54:57 (1s) <b>41.5mph</b> @ 15:54:58 (3s) <b>30.2mph</b> @ 15:55:46 (60s) <b>27.6mph</b> @ 15:55:46 (300s)	<b>13.5mph</b> at 15:55:05 <b>15.4mph</b> @ 15:55:05 (1s) <b>16.5mph</b> @ 15:55:26 (3s) <b>26.4mph</b> @ 15:54:52 (60s) <b>26.6mph</b> @ 15:54:53 (300s)	8231 / 30.2mph	<b>48.7mph</b> at 15:55:32 <b>54.7mph</b> @ 15:55:31 (NoQC) <b>49.3mph</b> @ 15:55:31 (0.1s) <b>46.0mph</b> @ 15:55:32 (1s) <b>42.4mph</b> @ 15:55:33 (3s) <b>28.9mph</b> @ 15:55:47 (60s) <b>26.5mph</b> @ 15:55:45 (300s)	<b>12.2mph</b> at 15:55:05 <b>14.7mph</b> @ 15:55:24 (0.1s) <b>16.1mph</b> @ 15:55:25 (3s) <b>24.5mph</b> @ 15:54:52 (60s) <b>25.6mph</b> @ 15:54:53 (300s)	1232 / 29.0mph	<b>45.4mph</b> at 15:54:57 <b>45.4mph</b> @ 15:54:57 (0.1s) <b>44.2mph</b> @ 15:54:58 (1s) <b>41.2mph</b> @ 15:54:58 (3s) <b>30.6mph</b> @ 15:55:47 (60s) <b>28.0mph</b> @ 15:55:46 (300s)	<b>16.7mph</b> at 15:55:26 <b>17.3mph</b> @ 15:55:26 (1s) <b>18.2mph</b> @ 15:55:27 (3s) <b>26.1mph</b> @ 15:54:53 (60s) <b>27.1mph</b> @ 15:54:54 (300s)	1950 / 30.6mph
2022-01-29 10:54:51 AM EST  <b>2022-01-29 10:53:47 AM EST to 2022-01-29 10:54:47 AM EST (60s)</b>	987.12mb	12.14V	21.5°F 96%	29.6°F	<b>N (6°)</b>	<b>45.2mph</b> at 15:53:50 <b>45.0mph</b> @ 15:53:50 (0.1s) <b>42.3mph</b> @ 15:53:51 (1s) <b>40.6mph</b> @ 15:53:52 (3s) <b>28.6mph</b> @ 15:54:35 (60s) <b>27.3mph</b> @ 15:54:04 (300s)	<b>14.5mph</b> at 15:54:36 <b>16.6mph</b> @ 15:54:36 (1s) <b>19.1mph</b> @ 15:54:44 (3s) <b>25.1mph</b> @ 15:53:49 (60s) <b>26.7mph</b> @ 15:54:45 (300s)	7279 / 26.8mph	<b>41.9mph</b> at 15:53:50 <b>45.6mph</b> @ 15:53:51 (NoQC) <b>40.8mph</b> @ 15:53:51 (0.1s) <b>40.2mph</b> @ 15:53:51 (1s) <b>38.5mph</b> @ 15:53:52 (3s) <b>26.7mph</b> @ 15:54:35 (60s) <b>26.3mph</b> @ 15:54:04 (300s)	<b>11.2mph</b> at 15:54:36 <b>14.2mph</b> @ 15:54:36 (1s) <b>18.0mph</b> @ 15:54:37 (3s) <b>24.4mph</b> @ 15:53:49 (60s) <b>25.7mph</b> @ 15:54:45 (300s)	1059 / 25.0mph	<b>40.0mph</b> at 15:53:51 <b>39.6mph</b> @ 15:53:51 (0.1s) <b>39.4mph</b> @ 15:53:51 (1s) <b>38.4mph</b> @ 15:53:52 (3s) <b>28.3mph</b> @ 15:54:37 (60s) <b>27.8mph</b> @ 15:54:04 (300s)	<b>19.1mph</b> at 15:54:36 <b>19.8mph</b> @ 15:54:37 (1s) <b>20.4mph</b> @ 15:54:14 (3s) <b>26.1mph</b> @ 15:53:47 (60s) <b>27.2mph</b> @ 15:54:46 (300s)	1693 / 26.7mph
2022-01-29 10:53:50 AM EST  <b>2022-01-29 10:52:47 AM EST to 2022-01-29 10:53:47 AM EST (60s)</b>	987.29mb	12.13V	21.4°F 96%	29.6°F	<b>N (356°)</b>	<b>44.9mph</b> at 15:53:38 <b>44.2mph</b> @ 15:53:38 (0.1s) <b>41.8mph</b> @ 15:53:45 (1s) <b>38.0mph</b> @ 15:53:40 (3s) <b>27.6mph</b> @ 15:52:50 (60s) <b>26.8mph</b> @ 15:52:48 (300s)	<b>10.9mph</b> at 15:53:29 <b>12.2mph</b> @ 15:53:29 (1s) <b>15.3mph</b> @ 15:53:30 (3s) <b>23.9mph</b> @ 15:53:37 (60s) <b>26.3mph</b> @ 15:53:19 (300s)	6872 / 25.3mph	<b>43.8mph</b> at 15:53:45 <b>48.6mph</b> @ 15:53:45 (NoQC) <b>43.6mph</b> @ 15:53:45 (0.1s) <b>40.4mph</b> @ 15:53:46 (1s) <b>37.1mph</b> @ 15:53:40 (3s) <b>26.8mph</b> @ 15:52:50 (60s) <b>26.1mph</b> @ 15:52:47 (300s)	<b>12.3mph</b> at 15:53:29 <b>13.7mph</b> @ 15:53:30 (1s) <b>15.9mph</b> @ 15:52:53 (3s) <b>23.1mph</b> @ 15:53:37 (60s) <b>25.6mph</b> @ 15:53:18 (300s)	1041 / 24.5mph	<b>39.7mph</b> at 15:53:45 <b>39.3mph</b> @ 15:53:45 (0.1s) <b>38.7mph</b> @ 15:53:46 (1s) <b>35.7mph</b> @ 15:53:41 (3s) <b>28.3mph</b> @ 15:53:02 (60s) <b>27.4mph</b> @ 15:53:46 (300s)	<b>17.8mph</b> at 15:53:30 <b>18.1mph</b> @ 15:53:30 (1s) <b>19.0mph</b> @ 15:52:55 (3s) <b>25.2mph</b> @ 15:53:38 (60s) <b>27.0mph</b> @ 15:53:19 (300s)	1661 / 26.2mph
2022-01-29 10:52:50 AM EST  <b>2022-01-29 10:51:47 AM EST to 2022-01-29 10:52:47 AM EST (60s)</b>	987.54mb	12.14V	21.4°F 96%	29.6°F	<b>N (4°)</b>	<b>53.9mph</b> at 15:52:02 <b>53.1mph</b> @ 15:52:02 (0.1s) <b>45.0mph</b> @ 15:52:03 (1s) <b>36.1mph</b> @ 15:52:36 (3s) <b>28.9mph</b> @ 15:51:47 (60s) <b>26.8mph</b> @ 15:52:26 (300s)	<b>13.0mph</b> at 15:51:48 <b>13.4mph</b> @ 15:51:48 (1s) <b>15.8mph</b> @ 15:51:50 (3s) <b>25.1mph</b> @ 15:52:27 (60s) <b>26.4mph</b> @ 15:52:02 (300s)	7310 / 26.9mph	<b>45.9mph</b> at 15:52:03 <b>54.1mph</b> @ 15:52:02 (NoQC) <b>48.7mph</b> @ 15:52:02 (0.1s) <b>41.1mph</b> @ 15:52:03 (1s) <b>36.0mph</b> @ 15:52:36 (3s) <b>27.6mph</b> @ 15:51:47 (60s) <b>26.1mph</b> @ 15:52:26 (300s)	<b>14.1mph</b> at 15:51:49 <b>16.1mph</b> @ 15:51:49 (1s) <b>16.6mph</b> @ 15:51:50 (3s) <b>24.5mph</b> @ 15:52:21 (60s) <b>25.5mph</b> @ 15:51:51 (300s)	1118 / 26.3mph	<b>40.6mph</b> at 15:52:03 <b>40.4mph</b> @ 15:52:03 (0.1s) <b>39.7mph</b> @ 15:52:03 (1s) <b>36.4mph</b> @ 15:52:05 (3s) <b>29.1mph</b> @ 15:51:47 (60s) <b>27.4mph</b> @ 15:52:36 (300s)	<b>18.1mph</b> at 15:51:49 <b>18.4mph</b> @ 15:51:50 (1s) <b>18.8mph</b> @ 15:51:51 (3s) <b>25.7mph</b> @ 15:52:22 (60s) <b>26.9mph</b> @ 15:52:01 (300s)	1758 / 27.7mph
2022-01-29 10:51:50 AM EST  <b>2022-01-29 10:50:47 AM EST to 2022-01-29 10:51:47 AM EST (60s)</b>	987.69mb	12.13V	21.4°F 96%	29.7°F	<b>N (0°)</b>	<b>53.0mph</b> at 15:51:09 <b>52.7mph</b> @ 15:51:09 (0.1s) <b>46.5mph</b> @ 15:51:09 (1s) <b>45.2mph</b> @ 15:51:11 (3s) <b>29.9mph</b> @ 15:51:31 (60s) <b>27.5mph</b> @ 15:50:47 (300s)	<b>13.6mph</b> at 15:51:46 <b>15.0mph</b> @ 15:51:46 (1s) <b>18.3mph</b> @ 15:51:46 (3s) <b>25.7mph</b> @ 15:50:53 (60s) <b>26.6mph</b> @ 15:51:46 (300s)	7885 / 28.9mph	<b>46.2mph</b> at 15:51:11 <b>53.1mph</b> @ 15:51:09 (NoQC) <b>48.2mph</b> @ 15:51:09 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 15:51:11 (1s) <b>43.5mph</b> @ 15:51:11 (3s) <b>29.3mph</b> @ 15:51:31 (60s) <b>26.6mph</b> @ 15:50:47 (300s)	<b>14.2mph</b> at 15:51:02 <b>17.4mph</b> @ 15:51:02 (1s) <b>19.0mph</b> @ 15:51:46 (3s) <b>25.0mph</b> @ 15:50:53 (60s) <b>25.6mph</b> @ 15:51:46 (300s)	1175 / 27.7mph	<b>46.5mph</b> at 15:51:10 <b>46.1mph</b> @ 15:51:10 (0.1s) <b>44.5mph</b> @ 15:51:11 (1s) <b>43.9mph</b> @ 15:51:12 (3s) <b>30.5mph</b> @ 15:51:32 (60s) <b>28.0mph</b> @ 15:50:47 (300s)	<b>18.7mph</b> at 15:51:46 <b>19.0mph</b> @ 15:51:46 (1s) <b>20.6mph</b> @ 15:51:46 (3s) <b>26.3mph</b> @ 15:50:54 (60s) <b>27.1mph</b> @ 15:51:46 (300s)	1857 / 29.2mph

2022-01-29 10:50:51 AM EST	987.63mb	12.14V	21.4°F 96%	29.6°F	N (3°)	<b>48.2mph</b> at 15:49:51 <b>48.0mph</b> @ 15:49:51 (0.1s) <b>44.2mph</b> @ 15:49:51 (1s) <b>40.8mph</b> @ 15:49:53 (3s) <b>29.2mph</b> @ 15:50:04 (60s) <b>28.9mph</b> @ 15:49:47 (300s)	<b>11.7mph</b> at 15:50:29 <b>13.3mph</b> @ 15:50:29 (1s) <b>15.4mph</b> @ 15:50:30 (1s) <b>25.5mph</b> @ 15:50:45 (30s) <b>27.5mph</b> @ 15:50:45 (300s)	7014 / 25.8mph	<b>45.7mph</b> at 15:49:51 <b>49.1mph</b> @ 15:49:51 (NoQC) <b>43.6mph</b> @ 15:49:51 (1s) <b>42.7mph</b> @ 15:49:52 (1s) <b>40.0mph</b> @ 15:49:53 (3s) <b>28.2mph</b> @ 15:50:04 (60s) <b>27.8mph</b> @ 15:49:47 (300s)	<b>13.1mph</b> at 15:50:29 <b>14.7mph</b> @ 15:50:29 (1s) <b>15.9mph</b> @ 15:50:31 (3s) <b>24.7mph</b> @ 15:50:45 (60s) <b>26.6mph</b> @ 15:50:46 (300s)	1064 / 25.1mph	<b>43.7mph</b> at 15:49:51 <b>43.2mph</b> @ 15:49:51 (0.1s) <b>42.2mph</b> @ 15:49:52 (1s) <b>40.3mph</b> @ 15:49:53 (3s) <b>29.5mph</b> @ 15:50:05 (60s) <b>29.3mph</b> @ 15:49:47 (300s)	<b>17.8mph</b> at 15:50:29 <b>18.1mph</b> @ 15:50:29 (1s) <b>18.5mph</b> @ 15:50:31 (3s) <b>26.4mph</b> @ 15:50:46 (60s) <b>28.0mph</b> @ 15:50:45 (300s)	1684 / 26.5mph
2022-01-29 10:49:51 AM EST	987.53mb	12.14V	21.4°F 96%	29.7°F	N (356°)	<b>50.7mph</b> at 15:49:38 <b>50.3mph</b> @ 15:49:38 (0.1s) <b>45.5mph</b> @ 15:49:09 (1s) <b>44.2mph</b> @ 15:49:09 (3s) <b>27.0mph</b> @ 15:49:45 (60s) <b>29.3mph</b> @ 15:49:12 (300s)	<b>13.0mph</b> at 15:49:03 <b>13.5mph</b> @ 15:49:03 (1s) <b>17.0mph</b> @ 15:49:04 (3s) <b>22.4mph</b> @ 15:49:04 (60s) <b>28.7mph</b> @ 15:49:34 (300s)	7358 / 27.0mph	<b>50.3mph</b> at 15:49:07 <b>54.1mph</b> @ 15:49:07 (NoQC) <b>49.2mph</b> @ 15:49:07 (1s) <b>45.1mph</b> @ 15:49:09 (3s) <b>43.5mph</b> @ 15:49:09 (60s) <b>26.5mph</b> @ 15:49:46 (300s) <b>28.2mph</b> @ 15:49:13 (300s)	<b>9.7mph</b> at 15:49:04 <b>11.3mph</b> @ 15:49:04 (1s) <b>15.2mph</b> @ 15:49:05 (3s) <b>22.2mph</b> @ 15:49:04 (60s) <b>27.5mph</b> @ 15:49:38 (300s)	1129 / 26.6mph	<b>43.3mph</b> at 15:49:09 <b>43.0mph</b> @ 15:49:09 (0.1s) <b>42.4mph</b> @ 15:49:09 (1s) <b>41.3mph</b> @ 15:49:10 (3s) <b>27.5mph</b> @ 15:49:46 (60s) <b>29.7mph</b> @ 15:49:18 (300s)	<b>17.2mph</b> at 15:48:53 <b>18.1mph</b> @ 15:48:54 (1s) <b>19.1mph</b> @ 15:48:55 (3s) <b>23.6mph</b> @ 15:49:04 (60s) <b>29.0mph</b> @ 15:49:37 (300s)	1749 / 27.5mph
2022-01-29 10:48:50 AM EST	987.74mb	12.14V	21.4°F 96%	29.7°F	N (359°)	<b>48.4mph</b> at 15:47:51 <b>48.1mph</b> @ 15:47:51 (0.1s) <b>45.6mph</b> @ 15:47:51 (1s) <b>40.9mph</b> @ 15:47:53 (3s) <b>27.6mph</b> @ 15:48:04 (60s) <b>31.3mph</b> @ 15:47:47 (300s)	<b>12.8mph</b> at 15:48:25 <b>13.9mph</b> @ 15:48:25 (1s) <b>15.1mph</b> @ 15:48:26 (3s) <b>25.2mph</b> @ 15:48:46 (60s) <b>29.3mph</b> @ 15:48:46 (300s)	6863 / 25.2mph	<b>48.0mph</b> at 15:47:51 <b>51.2mph</b> @ 15:47:51 (NoQC) <b>46.0mph</b> @ 15:47:51 (1s) <b>43.2mph</b> @ 15:47:51 (3s) <b>40.0mph</b> @ 15:47:53 (60s) <b>26.6mph</b> @ 15:48:31 (300s) <b>29.9mph</b> @ 15:47:47 (300s)	<b>11.7mph</b> at 15:48:27 <b>13.3mph</b> @ 15:48:27 (1s) <b>14.9mph</b> @ 15:48:28 (3s) <b>24.2mph</b> @ 15:47:48 (60s) <b>28.1mph</b> @ 15:48:47 (300s)	1051 / 24.8mph	<b>42.5mph</b> at 15:47:51 <b>42.1mph</b> @ 15:47:51 (0.1s) <b>41.1mph</b> @ 15:47:52 (1s) <b>39.4mph</b> @ 15:47:53 (3s) <b>27.9mph</b> @ 15:48:25 (60s) <b>31.5mph</b> @ 15:47:47 (300s)	<b>15.2mph</b> at 15:48:27 <b>15.5mph</b> @ 15:48:28 (1s) <b>16.5mph</b> @ 15:48:28 (3s) <b>26.0mph</b> @ 15:48:46 (60s) <b>29.6mph</b> @ 15:48:46 (300s)	1651 / 26.0mph
2022-01-29 10:47:50 AM EST	987.63mb	12.14V	21.5°F 96%	29.7°F	N (6°)	<b>42.3mph</b> at 15:47:37 <b>41.8mph</b> @ 15:47:37 (0.1s) <b>39.5mph</b> @ 15:46:47 (1s) <b>37.3mph</b> @ 15:46:48 (3s) <b>33.5mph</b> @ 15:46:47 (60s) <b>32.1mph</b> @ 15:47:17 (300s)	<b>14.9mph</b> at 15:47:25 <b>15.7mph</b> @ 15:47:04 (1s) <b>17.9mph</b> @ 15:47:26 (3s) <b>26.0mph</b> @ 15:47:46 (60s) <b>31.3mph</b> @ 15:47:46 (300s)	7091 / 26.1mph	<b>40.1mph</b> at 15:47:12 <b>44.2mph</b> @ 15:46:56 (NoQC) <b>39.5mph</b> @ 15:47:12 (0.1s) <b>38.4mph</b> @ 15:46:47 (1s) <b>35.2mph</b> @ 15:46:48 (3s) <b>32.6mph</b> @ 15:46:47 (60s) <b>30.5mph</b> @ 15:47:17 (300s)	<b>10.9mph</b> at 15:46:53 <b>13.1mph</b> @ 15:46:53 (1s) <b>16.2mph</b> @ 15:46:55 (3s) <b>24.2mph</b> @ 15:47:46 (60s) <b>29.9mph</b> @ 15:47:46 (300s)	1031 / 24.3mph	<b>37.8mph</b> at 15:47:37 <b>37.6mph</b> @ 15:47:37 (0.1s) <b>36.9mph</b> @ 15:46:47 (1s) <b>34.9mph</b> @ 15:46:48 (3s) <b>34.1mph</b> @ 15:46:47 (60s) <b>32.1mph</b> @ 15:47:18 (300s)	<b>18.0mph</b> at 15:47:22 <b>18.4mph</b> @ 15:47:23 (1s) <b>18.6mph</b> @ 15:47:25 (3s) <b>26.2mph</b> @ 15:47:46 (60s) <b>31.5mph</b> @ 15:47:46 (300s)	1667 / 26.3mph
2022-01-29 10:46:51 AM EST	987.53mb	12.13V	21.5°F 96%	29.7°F	N (3°)	<b>55.2mph</b> at 15:46:36 <b>54.9mph</b> @ 15:46:36 (0.1s) <b>51.4mph</b> @ 15:46:37 (1s) <b>48.7mph</b> @ 15:46:38 (3s) <b>33.5mph</b> @ 15:46:16 (60s) <b>31.7mph</b> @ 15:46:46 (300s)	<b>15.6mph</b> at 15:46:24 <b>16.9mph</b> @ 15:46:24 (1s) <b>20.5mph</b> @ 15:46:25 (3s) <b>31.7mph</b> @ 15:46:04 (60s) <b>29.5mph</b> @ 15:45:47 (300s)	9132 / 33.4mph	<b>49.4mph</b> at 15:46:38 <b>57.1mph</b> @ 15:46:36 (NoQC) <b>51.9mph</b> @ 15:46:36 (1s) <b>50.1mph</b> @ 15:46:37 (1s) <b>47.4mph</b> @ 15:46:38 (3s) <b>32.6mph</b> @ 15:46:47 (60s) <b>30.2mph</b> @ 15:46:47 (300s)	<b>15.5mph</b> at 15:46:23 <b>18.8mph</b> @ 15:46:24 (1s) <b>20.5mph</b> @ 15:46:25 (3s) <b>30.0mph</b> @ 15:46:04 (60s) <b>27.9mph</b> @ 15:45:47 (300s)	1389 / 32.6mph	<b>53.1mph</b> at 15:46:36 <b>52.8mph</b> @ 15:46:36 (0.1s) <b>50.8mph</b> @ 15:46:37 (1s) <b>46.9mph</b> @ 15:46:38 (3s) <b>34.0mph</b> @ 15:46:46 (60s) <b>31.8mph</b> @ 15:46:46 (300s)	<b>21.4mph</b> at 15:46:25 <b>21.9mph</b> @ 15:46:25 (1s) <b>23.3mph</b> @ 15:46:26 (3s) <b>31.7mph</b> @ 15:46:05 (60s) <b>29.5mph</b> @ 15:45:47 (300s)	2174 / 34.0mph

<p>2022-01-29 10:45:51 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 10:44:47 AM EST to 2022-01-29 10:45:47 AM EST (60s)</b></p>	<p>987.71mb</p>	<p>12.13V</p>	<p>21.6°F 96%</p>	<p>29.8°F</p>	<p>N (7°)</p>	<p>57.0mph at 15:44:49 56.4mph @ 15:44:49 (0.1s) 51.3mph @ 15:45:03 (1s) 48.2mph @ 15:44:52 (3s) 34.0mph @ 15:45:06 (60s) 29.5mph @ 15:45:42 (300s)</p>	<p>18.0mph at 15:45:06 20.1mph @ 15:45:24 (1s) 22.2mph @ 15:45:09 (2s) 28.7mph @ 15:44:47 (60s) 27.7mph @ 15:44:47 (300s)</p>	<p>8998 / 33.0mph</p>	<p>54.7mph at 15:44:49 60.7mph @ 15:44:49 (NoQC) 55.2mph @ 15:44:49 (0.1s) 49.1mph @ 15:44:49 (1s) 47.6mph @ 15:44:51 (3s) 32.8mph @ 15:45:04 (60s) 27.9mph @ 15:45:39 (300s)</p>	<p>15.1mph at 15:45:22 17.6mph @ 15:45:22 (1s) 19.6mph @ 15:45:24 (3s) 28.1mph @ 15:44:47 (60s) 26.2mph @ 15:44:47 (300s)</p>	<p>1310 / 30.8mph</p>	<p>50.6mph at 15:44:49 50.4mph @ 15:44:49 (0.1s) 49.1mph @ 15:44:50 (1s) 47.5mph @ 15:44:51 (3s) 34.0mph @ 15:45:07 (60s) 29.5mph @ 15:45:42 (300s)</p>	<p>21.9mph at 15:45:25 22.5mph @ 15:45:25 (1s) 23.7mph @ 15:45:25 (3s) 29.3mph @ 15:44:47 (60s) 27.7mph @ 15:44:47 (300s)</p>	<p>2080 / 32.6mph</p>
<p>2022-01-29 10:44:51 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 10:43:47 AM EST to 2022-01-29 10:44:47 AM EST (60s)</b></p>	<p>987.92mb</p>	<p>12.13V</p>	<p>21.6°F 96%</p>	<p>29.8°F</p>	<p>N (2°)</p>	<p>55.0mph at 15:44:26 54.3mph @ 15:44:26 (0.1s) 50.2mph @ 15:44:26 (1s) 46.9mph @ 15:44:28 (3s) 35.4mph @ 15:43:48 (60s) 27.7mph @ 15:44:40 (300s)</p>	<p>13.0mph at 15:43:54 13.5mph @ 15:43:54 (1s) 15.4mph @ 15:43:59 (3s) 28.7mph @ 15:44:46 (60s) 27.0mph @ 15:44:07 (300s)</p>	<p>7841 / 28.8mph</p>	<p>46.4mph at 15:44:10 58.5mph @ 15:44:26 (NoQC) 53.3mph @ 15:44:26 (0.1s) 50.1mph @ 15:44:26 (1s) 44.6mph @ 15:44:28 (3s) 33.7mph @ 15:43:48 (60s) 26.2mph @ 15:44:40 (300s)</p>	<p>11.1mph at 15:43:57 12.5mph @ 15:43:57 (1s) 13.5mph @ 15:43:59 (3s) 28.1mph @ 15:44:46 (60s) 25.4mph @ 15:44:05 (300s)</p>	<p>1199 / 28.2mph</p>	<p>46.0mph at 15:44:27 45.6mph @ 15:44:27 (0.1s) 45.0mph @ 15:44:27 (1s) 43.9mph @ 15:44:29 (3s) 35.3mph @ 15:43:47 (60s) 27.7mph @ 15:44:46 (300s)</p>	<p>15.1mph at 15:43:58 15.6mph @ 15:43:59 (1s) 16.2mph @ 15:43:59 (3s) 29.3mph @ 15:44:21 (60s) 27.1mph @ 15:44:07 (300s)</p>	<p>1876 / 29.5mph</p>
<p>2022-01-29 10:43:51 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 10:42:47 AM EST to 2022-01-29 10:43:47 AM EST (60s)</b></p>	<p>987.72mb</p>	<p>12.14V</p>	<p>21.7°F 96%</p>	<p>29.8°F</p>	<p>N (7°)</p>	<p>52.0mph at 15:42:53 51.6mph @ 15:42:53 (0.1s) 47.9mph @ 15:43:38 (1s) 46.6mph @ 15:43:14 (3s) 36.7mph @ 15:43:35 (60s) 27.2mph @ 15:43:46 (300s)</p>	<p>21.9mph at 15:43:25 24.0mph @ 15:43:25 (1s) 26.2mph @ 15:43:27 (3s) 27.8mph @ 15:42:47 (60s) 25.9mph @ 15:42:47 (300s)</p>	<p>9668 / 35.4mph</p>	<p>52.6mph at 15:42:52 55.7mph @ 15:42:52 (NoQC) 50.9mph @ 15:42:52 (0.1s) 47.4mph @ 15:43:13 (1s) 43.2mph @ 15:43:14 (3s) 34.8mph @ 15:43:35 (60s) 25.6mph @ 15:43:47 (300s)</p>	<p>17.8mph at 15:43:25 20.9mph @ 15:43:27 (1s) 23.3mph @ 15:43:28 (3s) 25.9mph @ 15:42:47 (60s) 24.3mph @ 15:42:47 (300s)</p>	<p>1434 / 33.7mph</p>	<p>47.0mph at 15:43:14 46.9mph @ 15:43:15 (0.1s) 46.2mph @ 15:43:15 (1s) 45.1mph @ 15:43:15 (3s) 36.5mph @ 15:43:35 (60s) 27.1mph @ 15:43:46 (300s)</p>	<p>24.6mph at 15:43:32 25.3mph @ 15:43:32 (1s) 26.1mph @ 15:43:32 (3s) 27.8mph @ 15:42:47 (60s) 26.0mph @ 15:42:47 (300s)</p>	<p>2259 / 35.3mph</p>
<p>2022-01-29 10:42:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 10:41:47 AM EST to 2022-01-29 10:42:47 AM EST (60s)</b></p>	<p>987.41mb</p>	<p>12.14V</p>	<p>21.7°F 96%</p>	<p>29.8°F</p>	<p>N (3°)</p>	<p>60.1mph at 15:42:35 58.7mph @ 15:42:36 (0.1s) 51.8mph @ 15:42:38 (1s) 47.7mph @ 15:42:38 (3s) 27.8mph @ 15:42:46 (60s) 27.6mph @ 15:41:47 (300s)</p>	<p>11.6mph at 15:41:53 12.5mph @ 15:41:54 (1s) 16.1mph @ 15:41:54 (3s) 20.9mph @ 15:41:55 (60s) 25.4mph @ 15:42:35 (300s)</p>	<p>7587 / 27.9mph</p>	<p>57.1mph at 15:42:36 60.0mph @ 15:42:36 (NoQC) 55.0mph @ 15:42:36 (0.1s) 49.0mph @ 15:42:38 (1s) 44.8mph @ 15:42:38 (3s) 25.9mph @ 15:42:47 (60s) 26.1mph @ 15:41:47 (300s)</p>	<p>10.3mph at 15:42:07 11.5mph @ 15:42:08 (1s) 13.5mph @ 15:42:08 (3s) 19.5mph @ 15:41:56 (60s) 23.8mph @ 15:42:35 (300s)</p>	<p>1103 / 26.0mph</p>	<p>48.4mph at 15:42:37 48.1mph @ 15:42:37 (0.1s) 46.4mph @ 15:42:38 (1s) 44.4mph @ 15:42:38 (3s) 27.7mph @ 15:42:46 (60s) 27.8mph @ 15:41:47 (300s)</p>	<p>16.4mph at 15:41:54 17.0mph @ 15:41:54 (1s) 18.2mph @ 15:42:09 (3s) 21.2mph @ 15:41:56 (60s) 25.6mph @ 15:42:35 (300s)</p>	<p>1766 / 27.8mph</p>
<p>2022-01-29 10:41:51 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 10:40:47 AM EST to 2022-01-29 10:41:47 AM EST (60s)</b></p>	<p>987.83mb</p>	<p>12.13V</p>	<p>21.6°F 96%</p>	<p>29.7°F</p>	<p>N (5°)</p>	<p>39.1mph at 15:40:55 38.9mph @ 15:40:54 (0.1s) 36.3mph @ 15:40:55 (1s) 34.1mph @ 15:40:56 (3s) 25.1mph @ 15:40:55 (60s) 28.6mph @ 15:40:47 (300s)</p>	<p>13.8mph at 15:41:26 15.0mph @ 15:41:27 (1s) 16.5mph @ 15:41:27 (3s) 22.3mph @ 15:41:46 (60s) 27.6mph @ 15:41:46 (300s)</p>	<p>6067 / 22.4mph</p>	<p>38.8mph at 15:40:53 42.4mph @ 15:40:51 (NoQC) 37.8mph @ 15:40:51 (0.1s) 35.8mph @ 15:40:51 (1s) 32.4mph @ 15:40:56 (3s) 23.7mph @ 15:40:55 (60s) 27.2mph @ 15:41:00 (300s)</p>	<p>11.1mph at 15:41:45 12.9mph @ 15:41:45 (1s) 14.8mph @ 15:41:46 (3s) 21.1mph @ 15:41:46 (60s) 26.1mph @ 15:41:46 (300s)</p>	<p>893 / 21.1mph</p>	<p>34.0mph at 15:40:55 32.8mph @ 15:40:55 (1s) 31.2mph @ 15:40:56 (3s) 25.0mph @ 15:40:56 (60s) 28.9mph @ 15:40:47 (300s)</p>	<p>15.3mph at 15:41:13 15.5mph @ 15:41:13 (1s) 16.0mph @ 15:41:13 (3s) 22.5mph @ 15:41:46 (60s) 27.8mph @ 15:41:46 (300s)</p>	<p>1424 / 22.5mph</p>

2022-01-29 10:40:51 AM EST	987.88mb	12.13V	21.5°F 96%	29.7°F	NNE (12°)	42.8mph at 15:40:43 42.4mph @ 15:40:43 (0.1s) 38.1mph @ 15:40:43 (1s) 33.4mph @ 15:40:45 (3s) 26.9mph @ 15:40:02 (60s) 29.2mph @ 15:40:05 (300s)	12.0mph at 15:40:30 12.9mph @ 15:40:32 (1s) 13.2mph @ 15:40:32 (1s) 22.6mph @ 15:40:33 (60s) 28.5mph @ 15:40:42 (300s)	6509 / 24.0mph	41.2mph at 15:40:43 44.0mph @ 15:40:43 (NoQC) 39.4mph @ 15:40:43 (0.1s) 37.1mph @ 15:40:43 (0.1s) 31.9mph @ 15:40:43 (3s) 25.2mph @ 15:40:03 (60s) 27.9mph @ 15:39:47 (300s)	935 / 22.1mph	34.6mph at 15:40:43 33.4mph @ 15:40:43 (1s) 31.4mph @ 15:40:45 (3s) 26.6mph @ 15:39:47 (60s) 29.6mph @ 15:39:47 (300s)	14.3mph at 15:40:33 14.5mph @ 15:40:33 (1s) 15.2mph @ 15:40:33 (3s) 22.4mph @ 15:40:34 (60s) 28.9mph @ 15:40:43 (300s)	1501 / 23.7mph		
2022-01-29 10:39:51 AM EST						40.4mph at 15:39:10 39.9mph @ 15:39:10 (0.1s) 35.6mph @ 15:39:16 (1s) 34.9mph @ 15:39:18 (3s) 28.9mph @ 15:38:47 (60s) 29.5mph @ 15:38:47 (300s)	13.7mph at 15:39:00 16.0mph @ 15:39:00 (1s) 17.3mph @ 15:39:00 (1s) 26.4mph @ 15:39:46 (60s) 29.1mph @ 15:39:41 (300s)		36.9mph at 15:38:56 40.1mph @ 15:39:03 (NoQC) 35.8mph @ 15:39:04 (0.1s) 33.5mph @ 15:39:08 (1s) 32.1mph @ 15:39:05 (3s) 27.3mph @ 15:38:48 (60s) 28.1mph @ 15:38:47 (300s)		12.8mph at 15:39:01 13.9mph @ 15:39:44 (1s) 18.8mph @ 15:38:50 (3s) 25.0mph @ 15:39:47 (60s) 27.8mph @ 15:39:46 (300s)	33.9mph at 15:39:18 33.4mph @ 15:39:18 (1s) 32.8mph @ 15:39:19 (3s) 29.3mph @ 15:38:47 (60s) 29.9mph @ 15:38:47 (300s)		17.7mph at 15:39:44 18.7mph @ 15:39:44 (1s) 20.5mph @ 15:39:45 (3s) 26.6mph @ 15:39:46 (60s) 29.5mph @ 15:38:55 (300s)	1689 / 26.6mph
2022-01-29 10:38:50 AM EST						48.7mph at 15:38:04 48.2mph @ 15:38:04 (0.1s) 45.7mph @ 15:38:04 (1s) 38.5mph @ 15:37:57 (3s) 36.3mph @ 15:37:47 (60s) 29.5mph @ 15:38:10 (300s)	17.4mph at 15:37:48 18.1mph @ 15:37:48 (1s) 22.0mph @ 15:37:48 (3s) 28.7mph @ 15:38:44 (60s) 29.1mph @ 15:38:28 (300s)		45.9mph at 15:37:55 50.1mph @ 15:37:55 (NoQC) 45.0mph @ 15:37:55 (0.1s) 43.5mph @ 15:37:55 (1s) 37.6mph @ 15:37:57 (3s) 35.4mph @ 15:37:47 (60s) 28.2mph @ 15:38:44 (300s)		13.0mph at 15:37:47 15.1mph @ 15:37:48 (1s) 21.0mph @ 15:38:01 (3s) 27.2mph @ 15:38:40 (60s) 27.8mph @ 15:38:27 (300s)	44.0mph at 15:38:04 43.6mph @ 15:38:04 (0.1s) 42.6mph @ 15:38:05 (3s) 38.7mph @ 15:37:57 (3s) 36.9mph @ 15:37:47 (60s) 29.9mph @ 15:38:10 (300s)		22.0mph at 15:37:48 22.7mph @ 15:37:48 (1s) 24.5mph @ 15:38:15 (3s) 29.3mph @ 15:38:46 (60s) 29.6mph @ 15:38:28 (300s)	1870 / 29.4mph
2022-01-29 10:37:50 AM EST						61.7mph at 15:37:11 61.0mph @ 15:37:11 (0.1s) 55.7mph @ 15:37:12 (1s) 51.8mph @ 15:37:14 (3s) 37.3mph @ 15:37:40 (60s) 29.5mph @ 15:37:41 (300s)	14.1mph at 15:37:36 15.0mph @ 15:37:36 (1s) 21.4mph @ 15:37:37 (3s) 27.0mph @ 15:36:49 (60s) 28.9mph @ 15:37:09 (300s)		61.4mph at 15:37:11 66.4mph @ 15:37:11 (NoQC) 60.8mph @ 15:37:11 (0.1s) 53.9mph @ 15:37:30 (1s) 49.6mph @ 15:37:14 (3s) 36.0mph @ 15:37:41 (60s) 28.2mph @ 15:37:41 (300s)		13.8mph at 15:36:47 17.5mph @ 15:36:47 (1s) 22.8mph @ 15:37:37 (3s) 25.7mph @ 15:36:50 (60s) 27.6mph @ 15:37:09 (300s)	53.1mph at 15:37:14 52.6mph @ 15:37:14 (0.1s) 50.8mph @ 15:37:12 (1s) 49.8mph @ 15:37:14 (3s) 37.4mph @ 15:37:41 (60s) 29.9mph @ 15:37:42 (300s)		21.3mph at 15:37:36 22.4mph @ 15:37:37 (1s) 25.6mph @ 15:37:37 (3s) 27.7mph @ 15:36:49 (60s) 29.3mph @ 15:37:10 (300s)	2361 / 36.9mph
2022-01-29 10:36:50 AM EST						53.0mph at 15:36:18 51.8mph @ 15:36:18 (0.1s) 46.9mph @ 15:36:19 (1s) 40.4mph @ 15:36:20 (3s) 28.1mph @ 15:36:33 (60s) 31.2mph @ 15:35:55 (300s)	14.8mph at 15:36:38 15.6mph @ 15:36:38 (1s) 17.6mph @ 15:36:39 (3s) 26.4mph @ 15:36:14 (60s) 29.3mph @ 15:36:44 (300s)		55.9mph at 15:36:18 60.1mph @ 15:36:18 (NoQC) 55.0mph @ 15:36:18 (0.1s) 50.1mph @ 15:36:19 (1s) 42.9mph @ 15:36:21 (3s) 27.4mph @ 15:36:34 (60s) 29.8mph @ 15:35:55 (300s)		12.4mph at 15:36:12 14.5mph @ 15:36:12 (1s) 16.2mph @ 15:36:39 (3s) 25.1mph @ 15:36:17 (60s) 27.9mph @ 15:36:44 (300s)	46.3mph at 15:36:19 45.9mph @ 15:36:19 (0.1s) 45.1mph @ 15:36:19 (1s) 41.1mph @ 15:36:21 (3s) 29.0mph @ 15:36:34 (60s) 31.5mph @ 15:35:56 (300s)		16.7mph at 15:36:39 17.5mph @ 15:36:39 (1s) 18.3mph @ 15:36:40 (3s) 27.0mph @ 15:35:47 (60s) 29.8mph @ 15:36:45 (300s)	1786 / 28.1mph

2022-01-29 10:35:50 AM EST	987.36mb	12.13V	21.6°F 96%	29.8°F	N (6°)	46.1mph at 15:35:35 46.0mph @ 15:35:35 (0.1s) 43.2mph @ 15:35:35 (1s) 40.3mph @ 15:35:37 (3s) 28.1mph @ 15:34:47 (60s) 31.7mph @ 15:34:47 (300s)	13.6mph at 15:35:28 14.6mph @ 15:35:28 (1s) 15.9mph @ 15:35:30 (2s) 25.7mph @ 15:35:30 (3s) 30.8mph @ 15:35:30 (300s)	7217 / 26.5mph	40.8mph at 15:35:36 47.7mph @ 15:35:34 (NoQC) 43.0mph @ 15:35:34 (0.1s) 42.7mph @ 15:35:35 (1s) 38.9mph @ 15:35:37 (3s) 26.5mph @ 15:34:47 (60s) 30.3mph @ 15:34:48 (300s)	10.8mph at 15:35:02 12.2mph @ 15:35:02 (1s) 15.7mph @ 15:35:30 (3s) 24.5mph @ 15:35:30 (60s) 29.5mph @ 15:35:30 (300s)	1077 / 25.4mph	41.7mph at 15:35:35 41.4mph @ 15:35:35 (0.1s) 40.5mph @ 15:35:36 (1s) 37.6mph @ 15:35:37 (3s) 28.2mph @ 15:34:47 (60s) 32.0mph @ 15:34:47 (300s)	18.7mph at 15:35:30 19.3mph @ 15:35:30 (1s) 21.0mph @ 15:35:30 (3s) 26.3mph @ 15:35:34 (60s) 31.2mph @ 15:35:31 (300s)	1714 / 27.0mph
2022-01-29 10:34:50 AM EST						48.3mph at 15:34:07 48.1mph @ 15:34:07 (0.1s) 42.4mph @ 15:34:08 (1s) 38.6mph @ 15:34:39 (3s) 28.9mph @ 15:34:10 (60s) 33.2mph @ 15:33:57 (300s)	16.2mph at 15:34:24 17.3mph @ 15:34:24 (1s) 19.3mph @ 15:34:25 (2s) 26.8mph @ 15:34:25 (60s) 31.7mph @ 15:34:46 (300s)	7667 / 28.2mph	42.2mph at 15:33:49 47.3mph @ 15:33:49 (NoQC) 42.5mph @ 15:33:49 (0.1s) 39.5mph @ 15:33:49 (1s) 35.9mph @ 15:33:51 (3s) 27.7mph @ 15:33:52 (60s) 31.8mph @ 15:33:58 (300s)	13.6mph at 15:34:05 15.6mph @ 15:34:06 (1s) 19.1mph @ 15:34:45 (3s) 24.9mph @ 15:34:25 (60s) 30.3mph @ 15:34:46 (300s)	1128 / 26.6mph	39.9mph at 15:33:49 39.6mph @ 15:33:49 (0.1s) 38.6mph @ 15:33:49 (1s) 37.1mph @ 15:33:50 (3s) 29.6mph @ 15:33:52 (60s) 33.5mph @ 15:33:58 (300s)	20.1mph at 15:34:45 20.5mph @ 15:34:45 (1s) 21.4mph @ 15:34:46 (3s) 26.9mph @ 15:34:26 (60s) 32.0mph @ 15:34:46 (300s)	1795 / 28.2mph
2022-01-29 10:33:51 AM EST						53.4mph at 15:32:52 52.8mph @ 15:32:52 (0.1s) 46.5mph @ 15:33:20 (1s) 42.1mph @ 15:32:55 (3s) 36.8mph @ 15:32:49 (60s) 34.0mph @ 15:32:48 (300s)	14.6mph at 15:33:42 16.3mph @ 15:33:42 (1s) 19.2mph @ 15:33:35 (3s) 28.2mph @ 15:33:46 (60s) 33.0mph @ 15:33:46 (300s)	7687 / 28.2mph	46.8mph at 15:33:21 53.1mph @ 15:33:12 (NoQC) 47.6mph @ 15:33:12 (0.1s) 45.1mph @ 15:33:21 (1s) 42.3mph @ 15:33:22 (3s) 35.1mph @ 15:32:49 (60s) 32.6mph @ 15:32:49 (300s)	12.4mph at 15:32:51 14.7mph @ 15:33:35 (1s) 17.0mph @ 15:33:31 (3s) 27.1mph @ 15:33:46 (60s) 31.6mph @ 15:33:46 (300s)	1152 / 27.1mph	44.4mph at 15:33:21 43.9mph @ 15:33:21 (0.1s) 43.2mph @ 15:33:21 (1s) 40.3mph @ 15:33:22 (3s) 36.6mph @ 15:32:50 (60s) 34.2mph @ 15:32:49 (300s)	18.6mph at 15:33:35 18.9mph @ 15:33:35 (1s) 20.4mph @ 15:33:36 (3s) 29.1mph @ 15:33:46 (60s) 33.3mph @ 15:33:46 (300s)	1856 / 29.2mph
2022-01-29 10:32:50 AM EST						68.4mph at 15:32:06 67.6mph @ 15:32:06 (0.1s) 62.4mph @ 15:32:07 (1s) 54.2mph @ 15:32:08 (3s) 39.5mph @ 15:32:09 (60s) 33.9mph @ 15:32:46 (300s)	17.1mph at 15:31:55 20.0mph @ 15:31:55 (1s) 22.8mph @ 15:31:57 (3s) 35.6mph @ 15:31:47 (60s) 32.9mph @ 15:32:00 (300s)	10027 / 36.7mph	66.0mph at 15:32:06 70.0mph @ 15:32:06 (NoQC) 62.6mph @ 15:32:06 (0.1s) 58.4mph @ 15:32:07 (1s) 50.8mph @ 15:32:08 (3s) 37.7mph @ 15:32:09 (60s) 32.5mph @ 15:32:46 (300s)	15.0mph at 15:31:55 18.0mph @ 15:32:12 (1s) 21.7mph @ 15:31:57 (3s) 34.4mph @ 15:31:47 (60s) 31.5mph @ 15:32:00 (300s)	1488 / 34.9mph	59.2mph at 15:32:07 58.4mph @ 15:32:07 (0.1s) 56.8mph @ 15:32:07 (1s) 51.8mph @ 15:32:09 (3s) 39.5mph @ 15:32:10 (60s) 34.2mph @ 15:32:46 (300s)	23.4mph at 15:32:12 24.3mph @ 15:32:12 (1s) 26.9mph @ 15:32:13 (3s) 36.0mph @ 15:31:47 (60s) 33.3mph @ 15:32:00 (300s)	2336 / 36.5mph
2022-01-29 10:31:50 AM EST						57.7mph at 15:31:24 57.2mph @ 15:31:24 (0.1s) 53.3mph @ 15:31:10 (1s) 49.2mph @ 15:31:25 (3s) 36.0mph @ 15:31:44 (60s) 33.1mph @ 15:31:46 (300s)	15.7mph at 15:31:21 17.6mph @ 15:31:21 (1s) 22.2mph @ 15:30:51 (3s) 27.7mph @ 15:31:03 (60s) 31.8mph @ 15:31:03 (300s)	9756 / 35.7mph	58.5mph at 15:31:18 63.4mph @ 15:31:10 (NoQC) 58.0mph @ 15:31:10 (0.1s) 52.9mph @ 15:31:11 (1s) 47.6mph @ 15:31:25 (3s) 34.8mph @ 15:31:44 (60s) 31.8mph @ 15:31:44 (300s)	14.9mph at 15:30:51 18.9mph @ 15:30:55 (1s) 21.6mph @ 15:30:51 (3s) 26.9mph @ 15:31:02 (60s) 30.5mph @ 15:31:03 (300s)	1467 / 34.4mph	51.9mph at 15:31:24 51.7mph @ 15:31:24 (0.1s) 50.0mph @ 15:31:25 (1s) 46.6mph @ 15:31:13 (3s) 36.2mph @ 15:31:45 (60s) 33.3mph @ 15:31:46 (300s)	22.5mph at 15:30:55 23.4mph @ 15:30:55 (1s) 24.7mph @ 15:30:52 (3s) 28.6mph @ 15:31:03 (60s) 32.2mph @ 15:31:02 (300s)	2308 / 36.1mph



2022-01-29 10:30:50 AM EST  2022-01-29 10:29:46 AM EST to 2022-01-29 10:30:46 AM EST (60s)	987.13mb	12.13V	21.7°F 96%	30.0°F	N (8°)	50.7mph at 15:30:21 49.7mph @ 15:30:21 (0.1s) 44.2mph @ 15:30:20 (1s) 40.8mph @ 15:30:22 (3s) 36.2mph @ 15:29:58 (60s) 33.0mph @ 15:30:25 (300s)	12.5mph at 15:29:47 17.4mph @ 15:30:40 (1s) 20.9mph @ 15:30:32 (3s) 29.1mph @ 15:30:43 (60s) 32.0mph @ 15:30:43 (300s)	8065 / 29.6mph	51.2mph at 15:29:54 54.9mph @ 15:30:21 (NoQC) 49.5mph @ 15:30:21 (0.1s) 46.0mph @ 15:29:54 (1s) 41.3mph @ 15:30:22 (3s) 34.9mph @ 15:29:57 (60s) 31.6mph @ 15:30:24 (300s)	14.5mph at 15:29:47 18.0mph @ 15:30:40 (1s) 19.2mph @ 15:30:42 (3s) 28.1mph @ 15:30:43 (60s) 30.7mph @ 15:30:43 (300s)	1212 / 28.5mph	42.8mph at 15:30:20 42.4mph @ 15:30:20 (0.1s) 40.7mph @ 15:29:54 (1s) 38.7mph @ 15:30:22 (3s) 36.5mph @ 15:29:58 (60s) 33.2mph @ 15:30:25 (300s)	21.0mph at 15:30:41 21.3mph @ 15:30:41 (1s) 21.7mph @ 15:30:42 (3s) 29.6mph @ 15:30:43 (60s) 32.3mph @ 15:30:43 (300s)	1907 / 29.9mph
2022-01-29 10:29:50 AM EST  2022-01-29 10:28:46 AM EST to 2022-01-29 10:29:46 AM EST (60s)	987.05mb	12.14V	21.7°F 96%	30.0°F	N (9°)	66.6mph at 15:29:23 66.1mph @ 15:29:23 (0.1s) 61.0mph @ 15:29:23 (1s) 50.2mph @ 15:29:24 (3s) 35.2mph @ 15:29:43 (60s) 32.7mph @ 15:29:43 (300s)	18.3mph at 15:29:20 19.4mph @ 15:28:56 (1s) 20.4mph @ 15:28:56 (3s) 31.1mph @ 15:29:03 (60s) 31.6mph @ 15:28:57 (300s)	9509 / 34.8mph	61.7mph at 15:29:23 67.5mph @ 15:29:23 (NoQC) 62.4mph @ 15:29:23 (0.1s) 58.5mph @ 15:29:24 (3s) 47.3mph @ 15:29:24 (3s) 33.9mph @ 15:29:43 (60s) 31.3mph @ 15:29:43 (300s)	14.5mph at 15:28:54 16.1mph @ 15:28:55 (1s) 18.4mph @ 15:28:56 (3s) 29.5mph @ 15:29:03 (60s) 30.3mph @ 15:28:58 (300s)	1425 / 33.5mph	57.2mph at 15:29:23 56.3mph @ 15:29:23 (0.1s) 54.7mph @ 15:29:24 (1s) 48.3mph @ 15:29:25 (3s) 35.2mph @ 15:29:43 (60s) 33.0mph @ 15:29:43 (300s)	19.6mph at 15:28:55 20.1mph @ 15:28:55 (1s) 20.4mph @ 15:28:57 (3s) 31.4mph @ 15:29:04 (60s) 32.0mph @ 15:28:58 (300s)	2232 / 34.9mph
2022-01-29 10:28:51 AM EST  2022-01-29 10:27:46 AM EST to 2022-01-29 10:28:46 AM EST (60s)	986.93mb	12.14V	21.8°F 96%	30.0°F	N (4°)	54.1mph at 15:27:49 53.4mph @ 15:27:49 (0.1s) 48.2mph @ 15:27:50 (1s) 44.8mph @ 15:27:51 (3s) 33.1mph @ 15:28:45 (60s) 31.8mph @ 15:28:02 (300s)	14.1mph at 15:28:18 17.0mph @ 15:28:19 (1s) 20.4mph @ 15:28:19 (3s) 30.8mph @ 15:28:24 (60s) 31.3mph @ 15:28:20 (300s)	9022 / 33.0mph	51.3mph at 15:28:31 55.0mph @ 15:28:30 (NoQC) 49.7mph @ 15:28:30 (0.1s) 48.0mph @ 15:28:31 (1s) 41.8mph @ 15:27:51 (3s) 31.6mph @ 15:27:53 (60s) 30.5mph @ 15:28:03 (300s)	14.2mph at 15:28:18 17.0mph @ 15:28:19 (1s) 20.6mph @ 15:28:19 (3s) 29.6mph @ 15:28:27 (60s) 30.0mph @ 15:28:20 (300s)	1335 / 31.4mph	46.1mph at 15:27:50 45.8mph @ 15:27:50 (0.1s) 44.9mph @ 15:27:50 (1s) 43.1mph @ 15:27:52 (3s) 33.6mph @ 15:28:45 (60s) 32.1mph @ 15:28:05 (300s)	21.5mph at 15:28:18 22.3mph @ 15:28:19 (1s) 24.3mph @ 15:28:20 (3s) 31.8mph @ 15:28:27 (60s) 31.7mph @ 15:28:20 (300s)	2146 / 33.6mph
2022-01-29 10:27:50 AM EST  2022-01-29 10:26:46 AM EST to 2022-01-29 10:27:46 AM EST (60s)	987.07mb	12.13V	21.8°F 96%	30.0°F	N (6°)	61.8mph at 15:26:54 60.2mph @ 15:26:54 (0.1s) 55.4mph @ 15:26:55 (1s) 48.0mph @ 15:26:57 (3s) 33.6mph @ 15:27:35 (60s) 31.6mph @ 15:27:17 (300s)	17.6mph at 15:27:07 18.3mph @ 15:27:07 (1s) 21.6mph @ 15:27:07 (3s) 30.7mph @ 15:26:49 (60s) 31.2mph @ 15:26:48 (300s)	8776 / 32.2mph	57.4mph at 15:26:55 60.0mph @ 15:26:55 (NoQC) 55.1mph @ 15:26:55 (0.1s) 52.7mph @ 15:26:55 (1s) 47.5mph @ 15:26:56 (3s) 32.1mph @ 15:27:35 (60s) 30.3mph @ 15:27:06 (300s)	14.5mph at 15:27:07 17.0mph @ 15:27:07 (1s) 21.2mph @ 15:27:08 (3s) 29.4mph @ 15:26:49 (60s) 30.0mph @ 15:26:48 (300s)	1315 / 30.9mph	51.2mph at 15:26:55 51.0mph @ 15:26:55 (0.1s) 50.3mph @ 15:26:56 (1s) 46.8mph @ 15:26:57 (3s) 33.6mph @ 15:27:36 (60s) 31.8mph @ 15:27:18 (300s)	21.8mph at 15:27:07 22.4mph @ 15:27:07 (1s) 23.7mph @ 15:27:41 (3s) 30.8mph @ 15:26:50 (60s) 31.5mph @ 15:26:46 (300s)	2064 / 32.3mph
2022-01-29 10:26:51 AM EST  2022-01-29 10:25:46 AM EST to 2022-01-29 10:26:46 AM EST (60s)	987.25mb	12.14V	21.9°F 96%	30.0°F	N (7°)	50.0mph at 15:26:38 49.6mph @ 15:26:38 (0.1s) 47.1mph @ 15:26:38 (1s) 40.7mph @ 15:26:39 (3s) 33.9mph @ 15:26:17 (60s) 31.2mph @ 15:26:45 (300s)	17.7mph at 15:25:55 19.9mph @ 15:26:12 (1s) 23.3mph @ 15:25:55 (3s) 30.8mph @ 15:26:45 (60s) 30.9mph @ 15:26:04 (300s)	8428 / 30.9mph	47.1mph at 15:26:38 53.9mph @ 15:26:38 (NoQC) 48.6mph @ 15:26:38 (0.1s) 46.3mph @ 15:26:38 (1s) 40.2mph @ 15:26:40 (3s) 32.6mph @ 15:26:18 (60s) 30.0mph @ 15:26:46 (300s)	16.8mph at 15:26:12 20.1mph @ 15:26:32 (1s) 22.9mph @ 15:26:24 (3s) 29.5mph @ 15:26:45 (60s) 29.7mph @ 15:26:06 (300s)	1257 / 29.6mph	46.0mph at 15:26:38 45.7mph @ 15:26:38 (0.1s) 44.3mph @ 15:26:39 (1s) 41.0mph @ 15:26:40 (3s) 33.8mph @ 15:26:20 (60s) 31.5mph @ 15:26:45 (300s)	23.4mph at 15:25:55 24.0mph @ 15:26:24 (1s) 24.8mph @ 15:26:25 (3s) 31.0mph @ 15:26:45 (60s) 31.2mph @ 15:26:06 (300s)	1979 / 31.0mph

2022-01-29 10:25:51 AM EST							<b>58.1mph</b> at 15:25:30	<b>14.6mph</b> at 15:25:15	<b>8747</b> / <b>32.0mph</b>	<b>59.3mph</b> at 15:25:39 <b>60.9mph</b> @ 15:25:30 (NoQC) <b>56.0mph</b> @ 15:25:30 (Ts) <b>52.4mph</b> @ 15:25:40 (Ts) <b>47.3mph</b> @ 15:25:41 (3s) <b>31.2mph</b> @ 15:25:43 (60s) <b>31.0mph</b> @ 15:24:46 (300s)	<b>14.5mph</b> at 15:25:37	<b>1311</b> / <b>30.8mph</b>	<b>51.8mph</b> at 15:25:30	<b>18.1mph</b> at 15:25:17	<b>2083</b> / <b>32.6mph</b>
<b>2022-01-29</b> <b>10:24:46</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>10:25:46</b> <b>AM EST</b> (60s)	986.93mb	12.14V	21.9°F 96%	30.0°F	<b>N</b> <b>(5°)</b>	<b>57.8mph</b> @ 15:25:30 (Ts) <b>53.3mph</b> @ 15:25:40 (Ts) <b>49.6mph</b> @ 15:25:41 (3s) <b>32.3mph</b> @ 15:25:43 (60s) <b>32.3mph</b> @ 15:24:46 (300s)	<b>16.5mph</b> @ 15:25:16 (Ts) <b>17.9mph</b> @ 15:25:17 (Ts) <b>29.5mph</b> @ 15:25:25 (60s) <b>30.4mph</b> @ 15:25:26 (300s)	<b>8747</b> / <b>32.0mph</b>	<b>59.3mph</b> at 15:25:39 <b>60.9mph</b> @ 15:25:30 (NoQC) <b>56.0mph</b> @ 15:25:30 (Ts) <b>52.4mph</b> @ 15:25:40 (Ts) <b>47.3mph</b> @ 15:25:41 (3s) <b>31.2mph</b> @ 15:25:43 (60s) <b>31.0mph</b> @ 15:24:46 (300s)	<b>14.5mph</b> at 15:25:37	<b>1311</b> / <b>30.8mph</b>	<b>51.8mph</b> at 15:25:30	<b>18.1mph</b> at 15:25:17	<b>2083</b> / <b>32.6mph</b>	
2022-01-29 10:24:50 AM EST							<b>51.6mph</b> at 15:24:30	<b>13.3mph</b> at 15:24:29	<b>8341</b> / <b>30.6mph</b>	<b>48.0mph</b> at 15:24:31 <b>53.4mph</b> @ 15:24:30 (NoQC) <b>48.0mph</b> @ 15:24:31 (Ts) <b>45.5mph</b> @ 15:24:31 (Ts) <b>41.1mph</b> @ 15:24:33 (3s) <b>30.5mph</b> @ 15:23:48 (60s) <b>32.8mph</b> @ 15:23:50 (300s)	<b>11.8mph</b> at 15:24:28	<b>1256</b> / <b>29.5mph</b>	<b>43.8mph</b> at 15:24:31	<b>20.2mph</b> at 15:24:28	<b>1955</b> / <b>30.7mph</b>
<b>2022-01-29</b> <b>10:23:46</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>10:24:46</b> <b>AM EST</b> (60s)	986.64mb	12.14V	21.9°F 96%	30.1°F	<b>N</b> <b>(4°)</b>	<b>51.3mph</b> @ 15:24:30 (Ts) <b>46.2mph</b> @ 15:24:06 (Ts) <b>41.8mph</b> @ 15:24:33 (3s) <b>31.6mph</b> @ 15:24:00 (60s) <b>34.3mph</b> @ 15:23:46 (300s)	<b>14.3mph</b> @ 15:24:29 (Ts) <b>17.9mph</b> @ 15:24:29 (Ts) <b>29.0mph</b> @ 15:24:29 (60s) <b>32.2mph</b> @ 15:24:43 (300s)	<b>8341</b> / <b>30.6mph</b>	<b>48.0mph</b> at 15:24:31 <b>53.4mph</b> @ 15:24:30 (NoQC) <b>48.0mph</b> @ 15:24:31 (Ts) <b>45.5mph</b> @ 15:24:31 (Ts) <b>41.1mph</b> @ 15:24:33 (3s) <b>30.5mph</b> @ 15:23:48 (60s) <b>32.8mph</b> @ 15:23:50 (300s)	<b>11.8mph</b> at 15:24:28	<b>1256</b> / <b>29.5mph</b>	<b>43.8mph</b> at 15:24:31	<b>20.2mph</b> at 15:24:28	<b>1955</b> / <b>30.7mph</b>	
2022-01-29 10:23:51 AM EST							<b>51.0mph</b> at 15:23:13	<b>15.4mph</b> at 15:22:48	<b>8417</b> / <b>30.9mph</b>	<b>49.2mph</b> at 15:23:13 <b>55.2mph</b> @ 15:23:12 (NoQC) <b>50.1mph</b> @ 15:23:12 (Ts) <b>47.7mph</b> @ 15:23:13 (Ts) <b>43.8mph</b> @ 15:23:13 (3s) <b>31.2mph</b> @ 15:23:18 (60s) <b>33.5mph</b> @ 15:23:13 (300s)	<b>14.9mph</b> at 15:23:42	<b>1273</b> / <b>29.9mph</b>	<b>45.9mph</b> at 15:23:12	<b>21.1mph</b> at 15:23:43	<b>2025</b> / <b>31.8mph</b>
<b>2022-01-29</b> <b>10:22:46</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>10:23:46</b> <b>AM EST</b> (60s)	987.15mb	12.14V	21.9°F 96%	30.1°F	<b>N</b> <b>(6°)</b>	<b>49.1mph</b> @ 15:23:13 (Ts) <b>45.2mph</b> @ 15:23:13 (3s) <b>32.3mph</b> @ 15:23:18 (60s) <b>35.0mph</b> @ 15:23:13 (300s)	<b>17.3mph</b> @ 15:23:43 (Ts) <b>19.8mph</b> @ 15:22:49 (Ts) <b>30.2mph</b> @ 15:23:02 (60s) <b>34.2mph</b> @ 15:23:43 (300s)	<b>8417</b> / <b>30.9mph</b>	<b>49.2mph</b> at 15:23:13 <b>55.2mph</b> @ 15:23:12 (NoQC) <b>50.1mph</b> @ 15:23:12 (Ts) <b>47.7mph</b> @ 15:23:13 (Ts) <b>43.8mph</b> @ 15:23:13 (3s) <b>31.2mph</b> @ 15:23:18 (60s) <b>33.5mph</b> @ 15:23:13 (300s)	<b>14.9mph</b> at 15:23:42	<b>1273</b> / <b>29.9mph</b>	<b>45.9mph</b> at 15:23:12	<b>21.1mph</b> at 15:23:43	<b>2025</b> / <b>31.8mph</b>	
2022-01-29 10:22:50 AM EST							<b>58.6mph</b> at 15:22:19	<b>15.3mph</b> at 15:21:46	<b>8705</b> / <b>31.9mph</b>	<b>59.7mph</b> at 15:22:19 <b>60.9mph</b> @ 15:22:19 (NoQC) <b>56.3mph</b> @ 15:22:19 (Ts) <b>53.7mph</b> @ 15:22:19 (Ts) <b>44.9mph</b> @ 15:22:21 (3s) <b>30.7mph</b> @ 15:22:29 (60s) <b>33.3mph</b> @ 15:22:28 (300s)	<b>15.7mph</b> at 15:22:03	<b>1284</b> / <b>30.2mph</b>	<b>50.7mph</b> at 15:22:19	<b>20.7mph</b> at 15:21:46	<b>2009</b> / <b>31.5mph</b>
<b>2022-01-29</b> <b>10:21:46</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>10:22:46</b> <b>AM EST</b> (60s)	986.89mb	12.14V	21.9°F 96%	30.1°F	<b>N</b> <b>(6°)</b>	<b>54.8mph</b> @ 15:22:19 (Ts) <b>49.9mph</b> @ 15:22:21 (3s) <b>32.2mph</b> @ 15:22:28 (60s) <b>34.7mph</b> @ 15:22:45 (300s)	<b>19.4mph</b> @ 15:21:46 (Ts) <b>29.1mph</b> @ 15:22:06 (60s) <b>34.3mph</b> @ 15:22:07 (300s)	<b>8705</b> / <b>31.9mph</b>	<b>59.7mph</b> at 15:22:19 <b>60.9mph</b> @ 15:22:19 (NoQC) <b>56.3mph</b> @ 15:22:19 (Ts) <b>53.7mph</b> @ 15:22:19 (Ts) <b>44.9mph</b> @ 15:22:21 (3s) <b>30.7mph</b> @ 15:22:29 (60s) <b>33.3mph</b> @ 15:22:28 (300s)	<b>15.7mph</b> at 15:22:03	<b>1284</b> / <b>30.2mph</b>	<b>50.7mph</b> at 15:22:19	<b>20.7mph</b> at 15:21:46	<b>2009</b> / <b>31.5mph</b>	
2022-01-29 10:21:50 AM EST							<b>55.9mph</b> at 15:21:01	<b>14.7mph</b> at 15:21:19	<b>8229</b> / <b>30.2mph</b>	<b>51.0mph</b> at 15:21:01 <b>56.2mph</b> @ 15:21:00 (NoQC) <b>50.5mph</b> @ 15:21:00 (Ts) <b>48.2mph</b> @ 15:21:01 (Ts) <b>47.0mph</b> @ 15:21:03 (3s) <b>36.3mph</b> @ 15:20:46 (60s) <b>34.8mph</b> @ 15:20:48 (300s)	<b>13.8mph</b> at 15:21:19	<b>1231</b> / <b>29.0mph</b>	<b>47.2mph</b> at 15:21:03	<b>20.0mph</b> at 15:21:19	<b>1934</b> / <b>30.4mph</b>
<b>2022-01-29</b> <b>10:20:46</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>10:21:46</b> <b>AM EST</b> (60s)	987.14mb	12.14V	21.9°F 96%	30.1°F	<b>N</b> <b>(10°)</b>	<b>51.1mph</b> @ 15:21:02 (Ts) <b>50.0mph</b> @ 15:21:03 (3s) <b>37.9mph</b> @ 15:20:46 (60s) <b>36.2mph</b> @ 15:20:47 (300s)	<b>15.8mph</b> @ 15:21:45 (Ts) <b>21.3mph</b> @ 15:21:20 (3s) <b>29.6mph</b> @ 15:21:31 (60s) <b>34.5mph</b> @ 15:21:45 (300s)	<b>8229</b> / <b>30.2mph</b>	<b>51.0mph</b> at 15:21:01 <b>56.2mph</b> @ 15:21:00 (NoQC) <b>50.5mph</b> @ 15:21:00 (Ts) <b>48.2mph</b> @ 15:21:01 (Ts) <b>47.0mph</b> @ 15:21:03 (3s) <b>36.3mph</b> @ 15:20:46 (60s) <b>34.8mph</b> @ 15:20:48 (300s)	<b>13.8mph</b> at 15:21:19	<b>1231</b> / <b>29.0mph</b>	<b>47.2mph</b> at 15:21:03	<b>20.0mph</b> at 15:21:19	<b>1934</b> / <b>30.4mph</b>	

2022-01-29 10:20:51 AM EST	986.77mb	12.14V	21.9°F 96%	30.1°F	N (9°)	66.8mph at 15:20:07 65.7mph @ 15:20:07 (0.1s) 61.6mph @ 15:20:08 (1s) 57.5mph @ 15:20:09 (3s) 42.1mph @ 15:20:16 (60s) 36.3mph @ 15:20:37 (300s)	18.3mph at 15:20:11 21.2mph @ 15:20:42 (1s) 24.5mph @ 15:20:36 (1s) 37.9mph @ 15:20:46 (60s) 34.9mph @ 15:19:46 (300s)	10372 / 37.9mph	64.8mph at 15:20:07 71.1mph @ 15:20:07 (NoQC) 64.2mph @ 15:20:07 (0.1s) 58.2mph @ 15:19:58 (1s) 54.5mph @ 15:20:09 (3s) 40.9mph @ 15:20:16 (60s) 34.9mph @ 15:20:35 (300s)	15.2mph at 15:20:35 18.1mph @ 15:20:36 (1s) 20.7mph @ 15:20:38 (3s) 36.3mph @ 15:20:45 (60s) 33.5mph @ 15:19:46 (300s)	1550 / 36.4mph	57.8mph at 15:20:08 57.1mph @ 15:20:08 (0.1s) 55.9mph @ 15:20:08 (1s) 54.0mph @ 15:20:09 (3s) 42.2mph @ 15:20:17 (60s) 36.5mph @ 15:20:38 (300s)	23.1mph at 15:20:36 24.0mph @ 15:20:36 (1s) 25.4mph @ 15:20:38 (3s) 38.3mph @ 15:20:45 (60s) 35.1mph @ 15:19:46 (300s)	2456 / 38.4mph
2022-01-29 10:19:50 AM EST						63.3mph at 15:19:07 62.8mph @ 15:19:07 (0.1s) 56.8mph @ 15:18:53 (1s) 52.6mph @ 15:19:33 (3s) 40.5mph @ 15:19:45 (60s) 35.1mph @ 15:19:34 (300s)	23.7mph at 15:19:13 25.5mph @ 15:18:46 (1s) 26.9mph @ 15:18:47 (3s) 33.0mph @ 15:18:46 (60s) 34.5mph @ 15:18:51 (300s)	11103 / 40.6mph	62.9mph at 15:19:07 71.4mph @ 15:18:53 (NoQC) 65.4mph @ 15:18:53 (0.1s) 56.8mph @ 15:18:53 (1s) 50.4mph @ 15:19:19 (3s) 39.0mph @ 15:19:35 (60s) 33.7mph @ 15:19:34 (300s)	17.8mph at 15:19:38 21.5mph @ 15:19:38 (1s) 26.5mph @ 15:19:38 (3s) 31.8mph @ 15:18:46 (60s) 33.2mph @ 15:18:59 (300s)	1662 / 39.0mph	55.0mph at 15:19:07 54.6mph @ 15:19:07 (0.1s) 52.6mph @ 15:18:53 (1s) 50.0mph @ 15:19:20 (3s) 40.1mph @ 15:18:45 (60s) 35.2mph @ 15:19:34 (300s)	26.2mph at 15:19:15 27.0mph @ 15:18:46 (1s) 28.5mph @ 15:18:47 (3s) 33.2mph @ 15:18:46 (60s) 34.7mph @ 15:18:59 (300s)	2570 / 40.1mph
2022-01-29 10:18:50 AM EST						56.5mph at 15:18:32 56.1mph @ 15:18:32 (0.1s) 53.9mph @ 15:18:32 (1s) 49.6mph @ 15:18:33 (3s) 33.0mph @ 15:18:45 (60s) 35.6mph @ 15:17:47 (300s)	13.1mph at 15:17:49 13.8mph @ 15:17:52 (1s) 16.4mph @ 15:17:54 (3s) 28.6mph @ 15:18:11 (60s) 34.7mph @ 15:18:45 (300s)	9008 / 33.0mph	51.0mph at 15:18:32 60.3mph @ 15:18:31 (NoQC) 55.1mph @ 15:18:31 (0.1s) 52.4mph @ 15:18:32 (1s) 46.4mph @ 15:18:34 (3s) 31.9mph @ 15:18:43 (60s) 34.2mph @ 15:17:47 (300s)	11.8mph at 15:17:52 13.8mph @ 15:17:52 (1s) 17.1mph @ 15:17:54 (3s) 27.9mph @ 15:17:55 (60s) 33.3mph @ 15:18:45 (300s)	1357 / 31.9mph	50.4mph at 15:18:32 50.3mph @ 15:18:32 (0.1s) 49.1mph @ 15:18:32 (1s) 46.5mph @ 15:18:34 (3s) 33.2mph @ 15:18:45 (60s) 35.9mph @ 15:17:46 (300s)	18.0mph at 15:17:52 18.5mph @ 15:17:53 (1s) 19.1mph @ 15:17:54 (3s) 29.3mph @ 15:17:55 (60s) 34.9mph @ 15:18:45 (300s)	2123 / 33.3mph
2022-01-29 10:17:50 AM EST						49.4mph at 15:17:18 49.0mph @ 15:17:18 (0.1s) 44.6mph @ 15:16:59 (1s) 40.1mph @ 15:17:20 (3s) 38.9mph @ 15:16:48 (60s) 35.9mph @ 15:17:02 (300s)	16.9mph at 15:17:41 19.4mph @ 15:17:16 (1s) 20.8mph @ 15:17:17 (3s) 31.0mph @ 15:17:45 (60s) 35.6mph @ 15:17:45 (300s)	8456 / 31.0mph	47.9mph at 15:17:18 51.0mph @ 15:16:59 (NoQC) 45.6mph @ 15:16:59 (0.1s) 45.0mph @ 15:17:00 (1s) 39.2mph @ 15:17:00 (3s) 37.2mph @ 15:16:51 (60s) 34.6mph @ 15:17:03 (300s)	14.0mph at 15:16:49 18.2mph @ 15:17:16 (1s) 19.5mph @ 15:17:16 (3s) 29.6mph @ 15:17:45 (60s) 34.2mph @ 15:17:45 (300s)	1260 / 29.6mph	44.0mph at 15:17:00 43.6mph @ 15:16:59 (0.1s) 42.1mph @ 15:17:00 (1s) 38.6mph @ 15:17:01 (3s) 39.1mph @ 15:16:52 (60s) 36.2mph @ 15:17:02 (300s)	20.5mph at 15:17:16 21.0mph @ 15:17:16 (1s) 22.5mph @ 15:17:17 (3s) 31.2mph @ 15:17:46 (60s) 35.9mph @ 15:17:45 (300s)	1997 / 31.3mph
2022-01-29 10:16:51 AM EST						66.0mph at 15:16:19 65.5mph @ 15:16:19 (0.1s) 59.7mph @ 15:16:12 (1s) 55.5mph @ 15:16:12 (3s) 38.8mph @ 15:16:38 (60s) 35.6mph @ 15:16:45 (300s)	13.9mph at 15:15:46 16.0mph @ 15:15:46 (1s) 19.3mph @ 15:15:46 (3s) 30.9mph @ 15:15:49 (60s) 34.7mph @ 15:16:09 (300s)	10549 / 38.6mph	60.8mph at 15:16:12 68.0mph @ 15:16:12 (NoQC) 61.7mph @ 15:16:12 (0.1s) 59.0mph @ 15:16:12 (1s) 54.7mph @ 15:16:12 (3s) 37.2mph @ 15:16:39 (60s) 34.4mph @ 15:16:45 (300s)	15.8mph at 15:15:46 17.8mph @ 15:15:47 (1s) 20.8mph @ 15:15:47 (3s) 29.5mph @ 15:15:48 (60s) 33.4mph @ 15:16:09 (300s)	1575 / 36.9mph	57.4mph at 15:16:11 56.7mph @ 15:16:11 (0.1s) 55.8mph @ 15:16:12 (1s) 53.1mph @ 15:16:13 (3s) 39.0mph @ 15:16:39 (60s) 36.0mph @ 15:16:45 (300s)	20.8mph at 15:15:47 21.4mph @ 15:15:47 (1s) 23.5mph @ 15:15:48 (3s) 31.4mph @ 15:15:49 (60s) 35.2mph @ 15:16:09 (300s)	2478 / 38.7mph

2022-01-29 10:15:50 AM EST  <b>2022-01-29 10:14:46 AM EST to 2022-01-29 10:15:46 AM EST (60s)</b>	986.95mb	12.13V	21.9°F 96%	30.2°F	N (6°)	<b>60.0mph</b> at 15:15:39 <b>58.9mph</b> @ 15:15:39 (0.1s) <b>52.4mph</b> @ 15:15:40 (1s) <b>45.2mph</b> @ 15:15:11 (3s) <b>39.4mph</b> @ 15:14:46 (60s) <b>36.5mph</b> @ 15:14:50 (300s)	<b>14.3mph</b> at 15:15:46 <b>17.0mph</b> @ 15:15:35 (1s) <b>18.8mph</b> @ 15:15:35 (3s) <b>31.3mph</b> @ 15:15:46 (60s) <b>35.2mph</b> @ 15:15:38 (300s)	8568 / 31.4mph	<b>52.9mph</b> at 15:15:15 <b>59.6mph</b> @ 15:15:09 (NoQC) <b>54.1mph</b> @ 15:15:09 (0.1s) <b>48.9mph</b> @ 15:15:09 (1s) <b>44.4mph</b> @ 15:15:12 (3s) <b>38.2mph</b> @ 15:14:46 (60s) <b>35.1mph</b> @ 15:14:51 (300s)	<b>11.7mph</b> at 15:15:34 <b>13.3mph</b> @ 15:15:35 (1s) <b>15.4mph</b> @ 15:15:35 (3s) <b>30.1mph</b> @ 15:15:45 (60s) <b>33.8mph</b> @ 15:15:38 (300s)	1283 / 30.2mph	<b>48.5mph</b> at 15:15:39 <b>48.3mph</b> @ 15:15:39 (0.1s) <b>46.1mph</b> @ 15:15:10 (1s) <b>43.2mph</b> @ 15:15:12 (3s) <b>39.3mph</b> @ 15:14:48 (60s) <b>36.8mph</b> @ 15:14:54 (300s)	<b>17.2mph</b> at 15:15:35 <b>17.7mph</b> @ 15:15:35 (1s) <b>19.2mph</b> @ 15:15:36 (3s) <b>32.0mph</b> @ 15:15:45 (60s) <b>35.5mph</b> @ 15:15:38 (300s)	2046 / 32.1mph
2022-01-29 10:14:51 AM EST  <b>2022-01-29 10:13:46 AM EST to 2022-01-29 10:14:46 AM EST (60s)</b>	985.68mb	12.13V	22.0°F 96%	30.3°F	N (7°)	<b>63.8mph</b> at 15:14:22 <b>63.4mph</b> @ 15:14:22 (0.1s) <b>59.7mph</b> @ 15:14:21 (1s) <b>56.3mph</b> @ 15:14:23 (3s) <b>41.4mph</b> @ 15:14:29 (60s) <b>36.3mph</b> @ 15:14:45 (300s)	<b>21.2mph</b> at 15:14:14 <b>25.3mph</b> @ 15:14:15 (1s) <b>28.0mph</b> @ 15:14:09 (3s) <b>37.5mph</b> @ 15:13:46 (60s) <b>35.3mph</b> @ 15:14:03 (300s)	10774 / 39.4mph	<b>62.1mph</b> at 15:14:20 <b>67.4mph</b> @ 15:14:22 (NoQC) <b>61.4mph</b> @ 15:14:22 (0.1s) <b>56.7mph</b> @ 15:14:21 (1s) <b>54.7mph</b> @ 15:14:23 (3s) <b>39.9mph</b> @ 15:14:28 (60s) <b>34.9mph</b> @ 15:14:45 (300s)	<b>18.4mph</b> at 15:14:14 <b>22.0mph</b> @ 15:14:08 (1s) <b>25.5mph</b> @ 15:14:09 (3s) <b>36.4mph</b> @ 15:14:46 (60s) <b>33.9mph</b> @ 15:14:11 (300s)	1629 / 38.2mph	<b>59.0mph</b> at 15:14:23 <b>58.4mph</b> @ 15:14:23 (0.1s) <b>56.8mph</b> @ 15:14:23 (1s) <b>54.4mph</b> @ 15:14:23 (3s) <b>41.5mph</b> @ 15:14:28 (60s) <b>36.6mph</b> @ 15:14:45 (300s)	<b>26.0mph</b> at 15:14:08 <b>26.5mph</b> @ 15:14:08 (1s) <b>28.7mph</b> @ 15:14:10 (3s) <b>38.1mph</b> @ 15:13:46 (60s) <b>35.5mph</b> @ 15:14:13 (300s)	2515 / 39.3mph
2022-01-29 10:13:50 AM EST  <b>2022-01-29 10:12:46 AM EST to 2022-01-29 10:13:46 AM EST (60s)</b>	986.52mb	12.14V	22.1°F 96%	30.3°F	N (7°)	<b>68.2mph</b> at 15:13:36 <b>66.1mph</b> @ 15:13:36 (0.1s) <b>56.0mph</b> @ 15:13:44 (1s) <b>50.5mph</b> @ 15:13:45 (3s) <b>41.4mph</b> @ 15:13:45 (60s) <b>35.7mph</b> @ 15:12:46 (300s)	<b>15.9mph</b> at 15:12:46 <b>17.6mph</b> @ 15:12:47 (1s) <b>21.8mph</b> @ 15:13:17 (3s) <b>31.3mph</b> @ 15:12:47 (60s) <b>34.8mph</b> @ 15:13:18 (300s)	10270 / 37.5mph	<b>63.5mph</b> at 15:13:44 <b>68.7mph</b> @ 15:13:40 (NoQC) <b>63.7mph</b> @ 15:13:40 (0.1s) <b>53.9mph</b> @ 15:13:44 (1s) <b>48.7mph</b> @ 15:13:45 (3s) <b>36.4mph</b> @ 15:13:46 (60s) <b>34.2mph</b> @ 15:12:46 (300s)	<b>15.2mph</b> at 15:12:46 <b>18.0mph</b> @ 15:13:15 (1s) <b>21.2mph</b> @ 15:13:16 (3s) <b>30.4mph</b> @ 15:12:47 (60s) <b>33.3mph</b> @ 15:13:18 (300s)	1554 / 36.5mph	<b>56.0mph</b> at 15:13:40 <b>55.4mph</b> @ 15:13:44 (0.1s) <b>53.7mph</b> @ 15:13:44 (1s) <b>49.4mph</b> @ 15:13:45 (3s) <b>38.1mph</b> @ 15:13:45 (60s) <b>35.8mph</b> @ 15:12:46 (300s)	<b>22.6mph</b> at 15:13:15 <b>23.1mph</b> @ 15:13:16 (1s) <b>24.7mph</b> @ 15:13:17 (3s) <b>32.2mph</b> @ 15:12:47 (60s) <b>30.0mph</b> @ 15:13:18 (300s)	2441 / 38.1mph
2022-01-29 10:12:50 AM EST  <b>2022-01-29 10:11:46 AM EST to 2022-01-29 10:12:46 AM EST (60s)</b>	986.81mb	12.13V	22.1°F 96%	30.3°F	N (7°)	<b>46.8mph</b> at 15:12:13 <b>46.4mph</b> @ 15:12:13 (0.1s) <b>41.8mph</b> @ 15:12:14 (1s) <b>37.8mph</b> @ 15:12:22 (3s) <b>36.3mph</b> @ 15:11:46 (60s) <b>35.9mph</b> @ 15:12:39 (300s)	<b>17.7mph</b> at 15:11:46 <b>18.1mph</b> @ 15:11:46 (1s) <b>22.4mph</b> @ 15:11:47 (3s) <b>31.0mph</b> @ 15:12:42 (60s) <b>35.5mph</b> @ 15:11:49 (300s)	8567 / 31.4mph	<b>44.8mph</b> at 15:12:09 <b>49.1mph</b> @ 15:12:14 (NoQC) <b>44.0mph</b> @ 15:12:14 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 15:12:36 (1s) <b>36.9mph</b> @ 15:12:22 (3s) <b>34.4mph</b> @ 15:11:46 (60s) <b>34.4mph</b> @ 15:12:31 (300s)	<b>15.4mph</b> at 15:12:12 <b>18.0mph</b> @ 15:11:46 (1s) <b>21.4mph</b> @ 15:11:46 (3s) <b>30.1mph</b> @ 15:12:42 (60s) <b>34.1mph</b> @ 15:12:13 (300s)	1301 / 30.6mph	<b>40.9mph</b> at 15:12:35 <b>40.6mph</b> @ 15:12:36 (0.1s) <b>39.3mph</b> @ 15:12:36 (1s) <b>37.5mph</b> @ 15:12:23 (3s) <b>36.4mph</b> @ 15:11:46 (60s) <b>36.0mph</b> @ 15:12:39 (300s)	<b>23.5mph</b> at 15:11:53 <b>24.2mph</b> @ 15:11:46 (1s) <b>26.3mph</b> @ 15:11:46 (3s) <b>31.9mph</b> @ 15:12:43 (60s) <b>35.6mph</b> @ 15:11:54 (300s)	2055 / 32.2mph
2022-01-29 10:11:50 AM EST  <b>2022-01-29 10:10:46 AM EST to 2022-01-29 10:11:46 AM EST (60s)</b>	987.04mb	12.13V	22.1°F 96%	30.3°F	N (8°)	<b>59.9mph</b> at 15:11:03 <b>59.7mph</b> @ 15:11:03 (0.1s) <b>54.9mph</b> @ 15:11:03 (1s) <b>52.5mph</b> @ 15:11:05 (3s) <b>39.2mph</b> @ 15:11:07 (60s) <b>35.9mph</b> @ 15:11:19 (300s)	<b>15.7mph</b> at 15:11:45 <b>19.2mph</b> @ 15:11:45 (1s) <b>22.1mph</b> @ 15:11:12 (3s) <b>36.3mph</b> @ 15:11:45 (60s) <b>34.9mph</b> @ 15:10:46 (300s)	9941 / 36.4mph	<b>59.2mph</b> at 15:10:56 <b>60.8mph</b> @ 15:10:57 (NoQC) <b>56.1mph</b> @ 15:10:56 (0.1s) <b>52.5mph</b> @ 15:10:57 (1s) <b>50.8mph</b> @ 15:11:06 (3s) <b>37.2mph</b> @ 15:11:07 (60s) <b>34.4mph</b> @ 15:11:16 (300s)	<b>13.6mph</b> at 15:11:10 <b>15.2mph</b> @ 15:11:11 (1s) <b>18.7mph</b> @ 15:11:12 (3s) <b>34.3mph</b> @ 15:11:45 (60s) <b>33.4mph</b> @ 15:10:46 (300s)	1464 / 34.4mph	<b>53.3mph</b> at 15:11:05 <b>53.1mph</b> @ 15:11:05 (0.1s) <b>51.9mph</b> @ 15:11:06 (1s) <b>50.2mph</b> @ 15:11:06 (3s) <b>38.8mph</b> @ 15:10:59 (60s) <b>35.8mph</b> @ 15:11:20 (300s)	<b>22.9mph</b> at 15:11:12 <b>23.7mph</b> @ 15:11:12 (1s) <b>24.9mph</b> @ 15:11:13 (3s) <b>36.4mph</b> @ 15:11:45 (60s) <b>34.9mph</b> @ 15:10:46 (300s)	2332 / 36.5mph

2022-01-29 10:10:50 AM EST	986.86mb	12.13V	22.2°F 96%	30.3°F	<b>NNE</b> (14°)	<b>71.9mph</b> at 15:10:00 <b>70.0mph</b> @ 15:10:00 (0.1s) <b>56.1mph</b> @ 15:10:01 (1s) <b>51.0mph</b> @ 15:10:05 (3s) <b>37.2mph</b> @ 15:10:37 (60s) <b>34.9mph</b> @ 15:10:45 (300s)	<b>14.2mph</b> at 15:09:49 <b>15.9mph</b> @ 15:09:50 (1s) <b>19.5mph</b> @ 15:09:50 (1s) <b>32.1mph</b> @ 15:10:00 (3s) <b>33.4mph</b> @ 15:09:52 (300s)	<b>10131</b> / 37.0mph	<b>56.0mph</b> at 15:10:09 <b>63.5mph</b> @ 15:10:03 (NoQC) <b>57.5mph</b> @ 15:10:03 (0.1s) <b>52.2mph</b> @ 15:10:03 (1s) <b>50.0mph</b> @ 15:10:05 (3s) <b>35.6mph</b> @ 15:10:42 (60s) <b>33.5mph</b> @ 15:10:42 (300s)	<b>12.5mph</b> at 15:09:49 <b>14.9mph</b> @ 15:09:50 (1s) <b>18.4mph</b> @ 15:09:50 (1s) <b>30.7mph</b> @ 15:09:59 (60s) <b>32.2mph</b> @ 15:09:51 (300s)	<b>1504</b> / 35.3mph	<b>58.4mph</b> at 15:10:01 <b>58.2mph</b> @ 15:10:01 (0.1s) <b>52.7mph</b> @ 15:10:01 (1s) <b>48.6mph</b> @ 15:10:06 (3s) <b>37.0mph</b> @ 15:10:42 (60s) <b>34.9mph</b> @ 15:10:45 (300s)	<b>19.4mph</b> at 15:09:49 <b>20.0mph</b> @ 15:09:50 (1s) <b>22.1mph</b> @ 15:09:51 (2s) <b>31.7mph</b> @ 15:10:00 (3s) <b>33.7mph</b> @ 15:09:52 (300s)	<b>2364</b> / 37.0mph
2022-01-29 10:09:51 AM EST	987.04mb	12.15V	22.2°F 96%	30.3°F	<b>NNE</b> (15°)	<b>62.1mph</b> at 15:08:53 <b>61.3mph</b> @ 15:08:53 (0.1s) <b>55.2mph</b> @ 15:08:55 (1s) <b>52.2mph</b> @ 15:08:55 (1s) <b>39.8mph</b> @ 15:09:00 (60s) <b>33.9mph</b> @ 15:09:04 (300s)	<b>22.0mph</b> at 15:09:25 <b>23.6mph</b> @ 15:09:20 (1s) <b>24.9mph</b> @ 15:09:22 (1s) <b>34.8mph</b> @ 15:09:45 (60s) <b>33.3mph</b> @ 15:09:26 (300s)	<b>9510</b> / 34.8mph	<b>62.8mph</b> at 15:08:52 <b>67.1mph</b> @ 15:08:55 (1s) <b>61.5mph</b> @ 15:08:55 (0.1s) <b>55.3mph</b> @ 15:08:55 (1s) <b>50.4mph</b> @ 15:08:55 (3s) <b>37.9mph</b> @ 15:08:58 (60s) <b>32.6mph</b> @ 15:09:04 (300s)	<b>18.2mph</b> at 15:09:15 <b>21.6mph</b> @ 15:09:20 (1s) <b>23.5mph</b> @ 15:09:17 (1s) <b>33.0mph</b> @ 15:09:45 (60s) <b>32.1mph</b> @ 15:09:26 (300s)	<b>1409</b> / 33.1mph	<b>55.9mph</b> at 15:08:52 <b>55.2mph</b> @ 15:08:52 (0.1s) <b>53.6mph</b> @ 15:08:53 (1s) <b>50.7mph</b> @ 15:08:55 (3s) <b>39.2mph</b> @ 15:08:00 (60s) <b>34.3mph</b> @ 15:09:04 (300s)	<b>24.5mph</b> at 15:09:18 <b>25.3mph</b> @ 15:09:18 (1s) <b>25.9mph</b> @ 15:09:20 (1s) <b>34.4mph</b> @ 15:09:45 (60s) <b>33.6mph</b> @ 15:09:26 (300s)	<b>2198</b> / 34.4mph
2022-01-29 10:08:50 AM EST	986.73mb	12.14V	22.2°F 96%	30.3°F	<b>N</b> (7°)	<b>59.5mph</b> at 15:08:38 <b>58.8mph</b> @ 15:08:38 (0.1s) <b>55.8mph</b> @ 15:08:38 (1s) <b>52.4mph</b> @ 15:08:08 (3s) <b>39.1mph</b> @ 15:08:43 (60s) <b>33.9mph</b> @ 15:07:47 (300s)	<b>20.4mph</b> at 15:08:23 <b>22.8mph</b> @ 15:08:23 (1s) <b>25.8mph</b> @ 15:08:24 (3s) <b>31.1mph</b> @ 15:07:46 (60s) <b>33.1mph</b> @ 15:08:35 (300s)	<b>10640</b> / 38.9mph	<b>62.3mph</b> at 15:08:38 <b>67.9mph</b> @ 15:08:38 (NoQC) <b>61.2mph</b> @ 15:08:38 (0.1s) <b>57.5mph</b> @ 15:08:39 (1s) <b>49.7mph</b> @ 15:08:08 (3s) <b>38.0mph</b> @ 15:08:43 (60s) <b>32.6mph</b> @ 15:07:47 (300s)	<b>19.6mph</b> at 15:08:35 <b>23.0mph</b> @ 15:08:23 (1s) <b>25.3mph</b> @ 15:08:24 (1s) <b>30.5mph</b> @ 15:07:46 (60s) <b>31.9mph</b> @ 15:08:35 (300s)	<b>1610</b> / 37.8mph	<b>56.2mph</b> at 15:08:38 <b>56.0mph</b> @ 15:08:38 (0.1s) <b>54.4mph</b> @ 15:08:39 (1s) <b>49.2mph</b> @ 15:08:39 (1s) <b>39.1mph</b> @ 15:08:41 (60s) <b>34.3mph</b> @ 15:07:46 (300s)	<b>25.5mph</b> at 15:08:22 <b>26.5mph</b> @ 15:08:23 (1s) <b>27.7mph</b> @ 15:08:24 (3s) <b>31.8mph</b> @ 15:07:46 (60s) <b>33.6mph</b> @ 15:08:36 (300s)	<b>2494</b> / 38.9mph
2022-01-29 10:07:50 AM EST	986.30mb	12.13V	22.2°F 96%	30.3°F	<b>N</b> (10°)	<b>59.1mph</b> at 15:07:44 <b>58.4mph</b> @ 15:07:44 (0.1s) <b>51.8mph</b> @ 15:07:44 (1s) <b>46.5mph</b> @ 15:07:44 (3s) <b>33.4mph</b> @ 15:06:54 (60s) <b>34.3mph</b> @ 15:06:46 (300s)	<b>17.0mph</b> at 15:07:29 <b>18.4mph</b> @ 15:07:23 (1s) <b>21.8mph</b> @ 15:07:24 (3s) <b>30.3mph</b> @ 15:07:41 (60s) <b>33.6mph</b> @ 15:07:11 (300s)	<b>8516</b> / 31.2mph	<b>59.3mph</b> at 15:07:42 <b>61.2mph</b> @ 15:07:42 (NoQC) <b>55.9mph</b> @ 15:07:42 (0.1s) <b>50.8mph</b> @ 15:07:44 (1s) <b>44.9mph</b> @ 15:07:44 (3s) <b>31.6mph</b> @ 15:07:17 (60s) <b>32.8mph</b> @ 15:06:46 (300s)	<b>15.0mph</b> at 15:06:52 <b>17.7mph</b> @ 15:06:52 (1s) <b>21.5mph</b> @ 15:07:30 (3s) <b>29.1mph</b> @ 15:07:32 (60s) <b>32.1mph</b> @ 15:07:11 (300s)	<b>1298</b> / 30.5mph	<b>49.7mph</b> at 15:07:44 <b>49.1mph</b> @ 15:07:44 (0.1s) <b>47.4mph</b> @ 15:07:45 (1s) <b>45.4mph</b> @ 15:07:45 (3s) <b>33.3mph</b> @ 15:07:19 (60s) <b>34.6mph</b> @ 15:06:46 (300s)	<b>22.9mph</b> at 15:07:29 <b>23.2mph</b> @ 15:07:29 (1s) <b>23.7mph</b> @ 15:07:30 (3s) <b>30.9mph</b> @ 15:07:41 (60s) <b>34.0mph</b> @ 15:07:12 (300s)	<b>2030</b> / 31.8mph
2022-01-29 10:06:51 AM EST	986.86mb	12.13V	22.2°F 96%	30.3°F	<b>NNE</b> (14°)	<b>57.6mph</b> at 15:06:05 <b>57.1mph</b> @ 15:06:21 (0.1s) <b>52.1mph</b> @ 15:06:22 (1s) <b>46.7mph</b> @ 15:06:23 (3s) <b>32.7mph</b> @ 15:06:45 (60s) <b>34.5mph</b> @ 15:06:32 (300s)	<b>17.7mph</b> at 15:05:50 <b>18.8mph</b> @ 15:05:53 (1s) <b>21.2mph</b> @ 15:05:53 (3s) <b>29.5mph</b> @ 15:05:54 (60s) <b>33.7mph</b> @ 15:06:03 (300s)	<b>8947</b> / 32.8mph	<b>59.6mph</b> at 15:06:21 <b>61.6mph</b> @ 15:06:21 (NoQC) <b>56.7mph</b> @ 15:06:21 (0.1s) <b>51.9mph</b> @ 15:06:22 (1s) <b>47.0mph</b> @ 15:06:23 (3s) <b>31.2mph</b> @ 15:06:32 (60s) <b>33.0mph</b> @ 15:06:32 (300s)	<b>13.8mph</b> at 15:05:53 <b>15.7mph</b> @ 15:05:54 (1s) <b>17.4mph</b> @ 15:05:54 (1s) <b>28.6mph</b> @ 15:05:59 (60s) <b>32.3mph</b> @ 15:06:03 (300s)	<b>1305</b> / 30.7mph	<b>49.7mph</b> at 15:06:22 <b>49.4mph</b> @ 15:06:21 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 15:06:22 (1s) <b>44.8mph</b> @ 15:06:23 (3s) <b>32.9mph</b> @ 15:06:32 (60s) <b>34.8mph</b> @ 15:06:34 (300s)	<b>19.9mph</b> at 15:05:54 <b>20.6mph</b> @ 15:05:54 (1s) <b>21.5mph</b> @ 15:05:54 (3s) <b>30.4mph</b> @ 15:05:59 (60s) <b>34.1mph</b> @ 15:06:03 (300s)	<b>2078</b> / 32.6mph

2022-01-29 10:05:51 AM EST  2022-01-29 10:04:45 AM EST to 2022-01-29 10:05:45 AM EST (60s)	987.17mb	12.13V	22.2°F 96%	30.3°F	N (6°)	<b>54.9mph</b> at 15:05:35 <b>54.3mph</b> @ 15:05:35 (0.1s) <b>45.9mph</b> @ 15:05:36 (1s) <b>39.6mph</b> @ 15:05:13 (3s) <b>34.9mph</b> @ 15:04:45 (60s) <b>35.4mph</b> @ 15:04:45 (300s)	<b>15.7mph</b> at 15:05:05 <b>17.4mph</b> @ 15:05:05 (1s) <b>20.2mph</b> @ 15:05:06 (2s) <b>29.4mph</b> @ 15:05:31 (60s) <b>34.3mph</b> @ 15:05:44 (300s)	8153 / 29.9mph	<b>53.5mph</b> at 15:05:32 <b>60.2mph</b> @ 15:05:31 (NoQC) <b>54.1mph</b> @ 15:05:31 (0.1s) <b>46.2mph</b> @ 15:05:32 (1s) <b>40.7mph</b> @ 15:05:14 (3s) <b>33.2mph</b> @ 15:04:45 (60s) <b>33.9mph</b> @ 15:04:45 (300s)	<b>11.9mph</b> at 15:05:05 <b>14.9mph</b> @ 15:05:05 (1s) <b>17.4mph</b> @ 15:05:07 (3s) <b>28.6mph</b> @ 15:05:31 (60s) <b>33.0mph</b> @ 15:05:45 (300s)	1251 / 29.4mph	<b>43.8mph</b> at 15:05:15 <b>43.5mph</b> @ 15:05:15 (0.1s) <b>42.7mph</b> @ 15:05:32 (1s) <b>40.6mph</b> @ 15:05:15 (3s) <b>35.2mph</b> @ 15:04:45 (60s) <b>35.7mph</b> @ 15:04:45 (300s)	<b>20.0mph</b> at 15:05:07 <b>20.5mph</b> @ 15:05:07 (1s) <b>21.0mph</b> @ 15:05:08 (2s) <b>30.3mph</b> @ 15:05:31 (60s) <b>34.7mph</b> @ 15:05:44 (300s)	1984 / 31.1mph
2022-01-29 10:04:50 AM EST  2022-01-29 10:03:45 AM EST to 2022-01-29 10:04:45 AM EST (60s)	986.87mb	12.14V	22.1°F 96%	30.4°F	N (9°)	<b>63.2mph</b> at 15:04:04 <b>62.3mph</b> @ 15:04:04 (0.1s) <b>58.4mph</b> @ 15:04:05 (1s) <b>51.6mph</b> @ 15:04:06 (3s) <b>41.0mph</b> @ 15:03:47 (60s) <b>36.3mph</b> @ 15:03:47 (300s)	<b>16.8mph</b> at 15:04:02 <b>18.6mph</b> @ 15:04:03 (1s) <b>21.7mph</b> @ 15:04:03 (2s) <b>34.3mph</b> @ 15:04:41 (60s) <b>35.3mph</b> @ 15:04:44 (300s)	9552 / 35.0mph	<b>59.3mph</b> at 15:04:05 <b>68.5mph</b> @ 15:04:04 (NoQC) <b>61.7mph</b> @ 15:04:04 (0.1s) <b>58.9mph</b> @ 15:04:05 (1s) <b>51.0mph</b> @ 15:04:06 (3s) <b>39.3mph</b> @ 15:03:47 (60s) <b>34.9mph</b> @ 15:03:48 (300s)	<b>15.0mph</b> at 15:04:02 <b>19.7mph</b> @ 15:04:03 (1s) <b>21.6mph</b> @ 15:04:03 (2s) <b>32.7mph</b> @ 15:04:41 (60s) <b>33.9mph</b> @ 15:04:44 (300s)	1414 / 33.2mph	<b>57.4mph</b> at 15:04:04 <b>56.7mph</b> @ 15:04:05 (0.1s) <b>51.1mph</b> @ 15:04:05 (1s) <b>50.7mph</b> @ 15:04:06 (3s) <b>41.1mph</b> @ 15:03:47 (60s) <b>36.6mph</b> @ 15:04:10 (300s)	<b>22.5mph</b> at 15:04:02 <b>23.4mph</b> @ 15:04:03 (1s) <b>24.2mph</b> @ 15:04:03 (2s) <b>34.9mph</b> @ 15:04:42 (60s) <b>35.7mph</b> @ 15:04:44 (300s)	2253 / 35.2mph
2022-01-29 10:03:50 AM EST  2022-01-29 10:02:45 AM EST to 2022-01-29 10:03:45 AM EST (60s)	987.34mb	12.14V	22.1°F 96%	30.4°F	N (9°)	<b>63.6mph</b> at 15:03:04 <b>62.9mph</b> @ 15:03:04 (0.1s) <b>55.9mph</b> @ 15:03:04 (1s) <b>49.8mph</b> @ 15:03:14 (3s) <b>41.6mph</b> @ 15:03:41 (60s) <b>36.4mph</b> @ 15:03:18 (300s)	<b>18.9mph</b> at 15:03:42 <b>22.1mph</b> @ 15:03:42 (1s) <b>24.2mph</b> @ 15:03:44 (2s) <b>33.3mph</b> @ 15:02:46 (60s) <b>35.4mph</b> @ 15:02:45 (300s)	11130 / 40.7mph	<b>66.3mph</b> at 15:03:04 <b>70.7mph</b> @ 15:03:04 (NoQC) <b>64.5mph</b> @ 15:03:04 (0.1s) <b>56.1mph</b> @ 15:03:04 (1s) <b>49.6mph</b> @ 15:02:49 (3s) <b>39.9mph</b> @ 15:03:41 (60s) <b>35.0mph</b> @ 15:03:18 (300s)	<b>16.3mph</b> at 15:03:43 <b>20.8mph</b> @ 15:03:43 (1s) <b>24.2mph</b> @ 15:03:44 (2s) <b>31.4mph</b> @ 15:02:46 (60s) <b>34.1mph</b> @ 15:02:45 (300s)	1667 / 39.1mph	<b>57.3mph</b> at 15:03:04 <b>56.5mph</b> @ 15:03:04 (0.1s) <b>54.0mph</b> @ 15:03:05 (1s) <b>49.6mph</b> @ 15:03:05 (3s) <b>41.5mph</b> @ 15:03:41 (60s) <b>36.6mph</b> @ 15:03:21 (300s)	<b>26.2mph</b> at 15:03:43 <b>27.3mph</b> @ 15:03:44 (1s) <b>28.6mph</b> @ 15:03:44 (2s) <b>33.5mph</b> @ 15:02:45 (60s) <b>35.7mph</b> @ 15:02:45 (300s)	2621 / 40.9mph
2022-01-29 10:02:50 AM EST  2022-01-29 10:01:45 AM EST to 2022-01-29 10:02:45 AM EST (60s)	987.12mb	12.14V	22.2°F 96%	30.4°F	NNE (13°)	<b>54.4mph</b> at 15:01:48 <b>54.0mph</b> @ 15:01:48 (0.1s) <b>51.5mph</b> @ 15:01:48 (1s) <b>48.6mph</b> @ 15:02:03 (3s) <b>34.4mph</b> @ 15:02:31 (60s) <b>36.2mph</b> @ 15:02:11 (300s)	<b>15.8mph</b> at 15:02:25 <b>17.7mph</b> @ 15:02:25 (1s) <b>19.6mph</b> @ 15:02:27 (2s) <b>31.6mph</b> @ 15:02:00 (60s) <b>35.2mph</b> @ 15:02:40 (300s)	9131 / 33.4mph	<b>60.2mph</b> at 15:01:48 <b>63.5mph</b> @ 15:01:47 (NoQC) <b>57.5mph</b> @ 15:01:48 (0.1s) <b>52.0mph</b> @ 15:01:48 (1s) <b>47.4mph</b> @ 15:02:03 (3s) <b>32.7mph</b> @ 15:02:31 (60s) <b>35.0mph</b> @ 15:01:50 (300s)	<b>14.5mph</b> at 15:02:25 <b>16.6mph</b> @ 15:02:25 (1s) <b>19.9mph</b> @ 15:02:27 (2s) <b>30.8mph</b> @ 15:02:00 (60s) <b>34.0mph</b> @ 15:02:41 (300s)	1344 / 31.6mph	<b>51.0mph</b> at 15:01:48 <b>50.8mph</b> @ 15:01:48 (0.1s) <b>49.3mph</b> @ 15:01:48 (1s) <b>46.3mph</b> @ 15:01:49 (3s) <b>34.4mph</b> @ 15:02:15 (60s) <b>36.5mph</b> @ 15:02:12 (300s)	<b>19.9mph</b> at 15:02:25 <b>20.4mph</b> @ 15:02:26 (1s) <b>21.4mph</b> @ 15:02:27 (2s) <b>32.7mph</b> @ 15:02:00 (60s) <b>35.6mph</b> @ 15:02:41 (300s)	2140 / 33.5mph
2022-01-29 10:01:50 AM EST  2022-01-29 10:00:45 AM EST to 2022-01-29 10:01:45 AM EST (60s)	986.93mb	12.14V	22.2°F 96%	30.5°F	N (9°)	<b>54.4mph</b> at 15:00:58 <b>53.4mph</b> @ 15:00:58 (0.1s) <b>48.7mph</b> @ 15:01:36 (1s) <b>43.7mph</b> @ 15:01:00 (3s) <b>37.1mph</b> @ 15:01:18 (60s) <b>37.1mph</b> @ 15:00:46 (300s)	<b>13.6mph</b> at 15:01:27 <b>14.0mph</b> @ 15:01:28 (1s) <b>15.8mph</b> @ 15:01:29 (2s) <b>32.4mph</b> @ 15:01:44 (60s) <b>36.0mph</b> @ 15:01:30 (300s)	8857 / 32.4mph	<b>51.2mph</b> at 15:00:59 <b>54.3mph</b> @ 15:00:59 (NoQC) <b>49.2mph</b> @ 15:00:59 (0.1s) <b>47.1mph</b> @ 15:00:45 (1s) <b>44.6mph</b> @ 15:01:01 (3s) <b>36.3mph</b> @ 15:01:19 (60s) <b>35.8mph</b> @ 15:00:46 (300s)	<b>11.9mph</b> at 15:01:28 <b>13.9mph</b> @ 15:01:28 (1s) <b>17.4mph</b> @ 15:01:29 (2s) <b>31.6mph</b> @ 15:01:44 (60s) <b>34.8mph</b> @ 15:01:31 (300s)	1348 / 31.7mph	<b>48.5mph</b> at 15:00:45 <b>48.0mph</b> @ 15:00:45 (0.1s) <b>46.7mph</b> @ 15:00:45 (1s) <b>43.7mph</b> @ 15:00:46 (3s) <b>37.3mph</b> @ 15:01:19 (60s) <b>37.1mph</b> @ 15:00:46 (300s)	<b>18.4mph</b> at 15:01:28 <b>19.1mph</b> @ 15:01:29 (1s) <b>20.7mph</b> @ 15:01:29 (2s) <b>33.0mph</b> @ 15:01:44 (60s) <b>36.3mph</b> @ 15:01:31 (300s)	2110 / 33.1mph

2022-01-29 10:00:51 AM EST	987.63mb	12.14V	22.2°F 96%	30.5°F	<b>N</b> (11°)	<b>59.7mph</b> at 15:00:31	<b>15.0mph</b> at 15:00:14	<b>53.8mph</b> at 15:00:02	<b>14.3mph</b> at 15:00:17	<b>50.2mph</b> at 15:00:31	<b>19.5mph</b> at 15:00:17	2284 / 35.7mph					
<b>2022-01-29</b> <b>09:59:44</b> <b>AM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>10:00:44</b> <b>AM EST</b> (60s)						<b>58.1mph</b> @ 15:00:31 (0.1s)	<b>16.7mph</b> @ 15:00:15 (1s)	<b>65.0mph</b> @ 15:00:30 (NoQC)	<b>15.9mph</b> @ 15:00:17 (1s)	<b>49.9mph</b> @ 15:00:37 (0.1s)	<b>20.0mph</b> @ 15:00:17 (1s)		<b>9656</b> / 35.3mph	<b>58.0mph</b> @ 15:00:30 (0.1s)	<b>17.2mph</b> @ 15:00:17 (1s)	<b>48.3mph</b> @ 15:00:37 (1s)	<b>21.1mph</b> @ 15:00:18 (1s)
<b>50.7mph</b> @ 15:00:19 (1s)						<b>19.6mph</b> @ 15:00:16 (2s)	<b>50.3mph</b> @ 15:00:31 (1s)	<b>17.7mph</b> @ 15:00:17 (1s)	<b>48.8mph</b> @ 14:59:44 (3s)	<b>21.8mph</b> @ 15:00:18 (1s)							
<b>48.2mph</b> @ 15:00:37 (3s)						<b>34.9mph</b> @ 15:00:24 (60s)	<b>44.5mph</b> @ 14:59:44 (3s)	<b>33.9mph</b> @ 15:00:29 (60s)	<b>48.8mph</b> @ 15:00:37 (1s)	<b>35.4mph</b> @ 15:00:25 (60s)							
<b>39.3mph</b> @ 14:59:47 (60s)						<b>35.7mph</b> @ 14:59:45 (300s)	<b>38.0mph</b> @ 14:59:50 (60s)	<b>34.4mph</b> @ 14:59:45 (300s)	<b>39.0mph</b> @ 14:59:51 (60s)	<b>35.9mph</b> @ 14:59:46 (300s)							
<b>37.0mph</b> @ 15:00:43 (300s)		<b>35.7mph</b> @ 15:00:43 (300s)		<b>37.0mph</b> @ 15:00:44 (300s)													
2022-01-29 09:59:50 AM EST	987.05mb	12.15V	22.2°F 96%	30.6°F	<b>NNE</b> (14°)	<b>59.8mph</b> at 14:59:19	<b>18.9mph</b> at 14:59:05	<b>62.0mph</b> at 14:59:19	<b>19.0mph</b> at 14:59:05	<b>55.1mph</b> at 14:59:20	<b>22.6mph</b> at 14:59:06	<b>10714</b> / 39.1mph					
<b>2022-01-29</b> <b>09:58:44</b> <b>AM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>09:59:44</b> <b>AM EST</b> (60s)						<b>59.1mph</b> @ 14:59:19 (0.1s)	<b>20.1mph</b> @ 14:59:06 (1s)	<b>63.3mph</b> @ 14:59:19 (NoQC)	<b>21.7mph</b> @ 14:59:03 (1s)	<b>54.6mph</b> @ 14:59:20 (0.1s)	<b>23.0mph</b> @ 14:59:06 (1s)		<b>1606</b> / 37.7mph	<b>58.1mph</b> @ 14:59:19 (0.1s)	<b>23.1mph</b> @ 14:59:05 (1s)	<b>53.0mph</b> @ 14:59:42 (1s)	<b>24.5mph</b> @ 14:59:06 (1s)
<b>55.8mph</b> @ 14:59:20 (1s)						<b>24.1mph</b> @ 14:59:06 (1s)	<b>54.5mph</b> @ 14:59:20 (1s)	<b>23.1mph</b> @ 14:59:05 (1s)	<b>53.0mph</b> @ 14:59:22 (1s)	<b>24.5mph</b> @ 14:58:44 (60s)							
<b>52.2mph</b> @ 14:59:21 (3s)						<b>36.5mph</b> @ 14:58:45 (60s)	<b>51.5mph</b> @ 14:59:21 (3s)	<b>35.1mph</b> @ 14:58:46 (60s)	<b>53.9mph</b> @ 14:58:43 (60s)	<b>37.1mph</b> @ 14:58:44 (60s)							
<b>39.2mph</b> @ 14:59:43 (60s)						<b>34.4mph</b> @ 14:58:44 (300s)	<b>37.7mph</b> @ 14:59:43 (60s)	<b>33.2mph</b> @ 14:58:46 (300s)	<b>34.6mph</b> @ 14:58:44 (300s)	<b>34.6mph</b> @ 14:58:44 (300s)							
<b>35.8mph</b> @ 14:59:43 (300s)		<b>34.5mph</b> @ 14:59:43 (300s)		<b>35.9mph</b> @ 14:59:43 (300s)													
2022-01-29 09:58:50 AM EST	987.10mb	12.13V	22.4°F 96%	30.6°F	<b>N</b> (9°)	<b>66.8mph</b> at 14:58:21	<b>21.1mph</b> at 14:58:32	<b>70.6mph</b> at 14:58:21	<b>17.3mph</b> at 14:58:06	<b>59.8mph</b> at 14:58:21	<b>26.0mph</b> at 14:57:52	<b>9991</b> / 36.5mph					
<b>2022-01-29</b> <b>09:57:44</b> <b>AM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>09:58:44</b> <b>AM EST</b> (60s)						<b>65.9mph</b> @ 14:58:21 (0.1s)	<b>23.5mph</b> @ 14:58:09 (1s)	<b>73.9mph</b> @ 14:58:21 (NoQC)	<b>23.0mph</b> @ 14:57:52 (1s)	<b>58.9mph</b> @ 14:58:21 (0.1s)	<b>27.1mph</b> @ 14:57:53 (1s)		<b>1499</b> / 35.2mph	<b>67.2mph</b> @ 14:58:21 (0.1s)	<b>26.5mph</b> @ 14:57:54 (1s)	<b>57.4mph</b> @ 14:58:22 (1s)	<b>28.7mph</b> @ 14:57:53 (1s)
<b>60.8mph</b> @ 14:58:22 (1s)						<b>26.3mph</b> @ 14:57:53 (1s)	<b>59.4mph</b> @ 14:58:22 (1s)	<b>26.5mph</b> @ 14:57:54 (1s)	<b>57.4mph</b> @ 14:58:23 (1s)	<b>28.7mph</b> @ 14:57:53 (1s)							
<b>56.5mph</b> @ 14:58:22 (3s)						<b>35.0mph</b> @ 14:58:02 (60s)	<b>55.7mph</b> @ 14:58:23 (3s)	<b>33.3mph</b> @ 14:58:00 (60s)	<b>53.5mph</b> @ 14:58:23 (3s)	<b>35.1mph</b> @ 14:58:00 (60s)							
<b>38.0mph</b> @ 14:58:30 (60s)						<b>34.3mph</b> @ 14:58:17 (300s)	<b>36.7mph</b> @ 14:58:30 (60s)	<b>33.0mph</b> @ 14:58:15 (300s)	<b>38.4mph</b> @ 14:58:30 (60s)	<b>34.4mph</b> @ 14:58:17 (300s)							
<b>35.0mph</b> @ 14:57:44 (300s)		<b>33.7mph</b> @ 14:57:44 (300s)		<b>35.0mph</b> @ 14:57:44 (300s)													
2022-01-29 09:57:50 AM EST	987.77mb	12.13V	22.5°F 96%	30.6°F	<b>NNE</b> (12°)	<b>60.6mph</b> at 14:57:30	<b>18.0mph</b> at 14:57:20	<b>59.6mph</b> at 14:57:31	<b>16.8mph</b> at 14:57:05	<b>52.7mph</b> at 14:56:55	<b>23.7mph</b> at 14:57:05	<b>10221</b> / 37.4mph					
<b>2022-01-29</b> <b>09:56:44</b> <b>AM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>09:57:44</b> <b>AM EST</b> (60s)						<b>60.0mph</b> @ 14:57:30 (0.1s)	<b>21.3mph</b> @ 14:57:21 (1s)	<b>68.6mph</b> @ 14:57:30 (NoQC)	<b>19.2mph</b> @ 14:57:05 (1s)	<b>52.3mph</b> @ 14:56:55 (0.1s)	<b>24.3mph</b> @ 14:57:06 (1s)		<b>1527</b> / 35.8mph	<b>67.7mph</b> @ 14:57:30 (0.1s)	<b>22.5mph</b> @ 14:57:06 (1s)	<b>50.9mph</b> @ 14:57:31 (1s)	<b>26.5mph</b> @ 14:57:07 (1s)
<b>55.9mph</b> @ 14:57:31 (1s)						<b>25.3mph</b> @ 14:57:06 (1s)	<b>54.1mph</b> @ 14:57:31 (1s)	<b>22.5mph</b> @ 14:57:06 (1s)	<b>50.9mph</b> @ 14:57:31 (1s)	<b>26.5mph</b> @ 14:57:07 (1s)							
<b>50.5mph</b> @ 14:57:33 (3s)						<b>34.9mph</b> @ 14:57:11 (60s)	<b>48.4mph</b> @ 14:57:33 (3s)	<b>33.5mph</b> @ 14:57:21 (60s)	<b>48.7mph</b> @ 14:57:33 (3s)	<b>34.8mph</b> @ 14:57:22 (60s)							
<b>38.1mph</b> @ 14:57:41 (60s)						<b>34.0mph</b> @ 14:56:46 (300s)	<b>36.3mph</b> @ 14:57:42 (60s)	<b>32.8mph</b> @ 14:56:47 (300s)	<b>37.7mph</b> @ 14:57:41 (60s)	<b>34.2mph</b> @ 14:56:47 (300s)							
<b>35.1mph</b> @ 14:57:39 (300s)		<b>33.7mph</b> @ 14:57:43 (300s)		<b>35.1mph</b> @ 14:57:40 (300s)													
2022-01-29 09:56:51 AM EST	987.45mb	12.14V	22.5°F 96%	30.7°F	<b>N</b> (9°)	<b>59.5mph</b> at 14:56:43	<b>18.2mph</b> at 14:56:33	<b>61.2mph</b> at 14:56:02	<b>18.4mph</b> at 14:56:39	<b>51.6mph</b> at 14:56:43	<b>20.5mph</b> at 14:55:44	<b>10015</b> / 36.6mph					
<b>2022-01-29</b> <b>09:55:44</b> <b>AM EST</b> to <b>2022-01-29</b> <b>09:56:44</b> <b>AM EST</b> (60s)						<b>59.2mph</b> @ 14:56:43 (0.1s)	<b>18.6mph</b> @ 14:55:44 (1s)	<b>63.5mph</b> @ 14:56:43 (NoQC)	<b>17.7mph</b> @ 14:56:44 (1s)	<b>51.5mph</b> @ 14:56:43 (0.1s)	<b>19.9mph</b> @ 14:55:44 (1s)		<b>1524</b> / 35.8mph	<b>57.9mph</b> @ 14:56:43 (0.1s)	<b>17.3mph</b> @ 14:56:44 (1s)	<b>50.1mph</b> @ 14:56:02 (1s)	<b>21.8mph</b> @ 14:55:44 (1s)
<b>55.3mph</b> @ 14:56:43 (1s)						<b>19.8mph</b> @ 14:55:44 (3s)	<b>54.1mph</b> @ 14:56:02 (0.1s)	<b>17.3mph</b> @ 14:56:44 (1s)	<b>50.1mph</b> @ 14:56:02 (1s)	<b>21.8mph</b> @ 14:55:44 (1s)							
<b>51.6mph</b> @ 14:56:03 (3s)						<b>28.8mph</b> @ 14:55:45 (60s)	<b>51.5mph</b> @ 14:56:04 (3s)	<b>27.8mph</b> @ 14:55:45 (60s)	<b>49.2mph</b> @ 14:56:04 (3s)	<b>29.5mph</b> @ 14:55:45 (60s)							
<b>36.6mph</b> @ 14:56:43 (60s)						<b>33.7mph</b> @ 14:55:45 (300s)	<b>35.7mph</b> @ 14:56:43 (60s)	<b>32.3mph</b> @ 14:55:45 (300s)	<b>36.2mph</b> @ 14:56:44 (60s)	<b>33.8mph</b> @ 14:55:45 (300s)							
<b>34.5mph</b> @ 14:56:06 (300s)		<b>33.2mph</b> @ 14:56:28 (300s)		<b>34.6mph</b> @ 14:56:30 (300s)													

2022-01-29 09:55:50 AM EST	988.15mb	12.15V	22.4°F 96%	30.7°F	N (10°)	52.9mph at 14:55:25 52.7mph @ 14:55:25 (0.1s) 50.3mph @ 14:55:25 (1s) 44.7mph @ 14:55:26 (3s) 32.7mph @ 14:54:47 (60s) 34.8mph @ 14:55:15 (300s)	12.8mph at 14:55:37 14.8mph @ 14:55:37 (1s) 19.4mph @ 14:55:43 (3s) 29.1mph @ 14:55:43 (60s) 33.7mph @ 14:55:43 (300s)	7950 / 29.2mph	52.5mph at 14:55:25 59.2mph @ 14:55:25 (NoQC) 54.1mph @ 14:55:25 (0.1s) 49.1mph @ 14:55:26 (1s) 41.5mph @ 14:55:26 (3s) 31.2mph @ 14:54:45 (60s) 33.4mph @ 14:55:12 (300s)	13.4mph at 14:55:43 16.1mph @ 14:55:43 (1s) 17.2mph @ 14:55:44 (3s) 28.1mph @ 14:55:44 (60s) 32.3mph @ 14:55:43 (300s)	1199 / 28.2mph	46.2mph at 14:55:25 45.9mph @ 14:55:25 (0.1s) 44.6mph @ 14:55:26 (1s) 41.0mph @ 14:55:26 (3s) 32.5mph @ 14:54:48 (60s) 34.9mph @ 14:55:13 (300s)	19.2mph at 14:55:43 19.9mph @ 14:55:43 (1s) 22.2mph @ 14:55:43 (3s) 29.9mph @ 14:55:43 (60s) 33.9mph @ 14:55:43 (300s)	1907 / 29.9mph
2022-01-29 09:54:51 AM EST	987.60mb	12.14V	22.4°F 96%	30.8°F	N (11°)	50.7mph at 14:54:34 50.4mph @ 14:54:34 (0.1s) 47.9mph @ 14:54:34 (1s) 43.7mph @ 14:54:36 (3s) 39.7mph @ 14:53:44 (60s) 35.1mph @ 14:53:44 (300s)	16.4mph at 14:54:30 17.2mph @ 14:54:30 (1s) 19.2mph @ 14:54:32 (3s) 31.4mph @ 14:54:32 (60s) 34.4mph @ 14:54:42 (300s)	8818 / 32.3mph	51.0mph at 14:54:34 54.7mph @ 14:54:34 (NoQC) 49.7mph @ 14:54:34 (0.1s) 47.5mph @ 14:54:34 (1s) 42.6mph @ 14:54:36 (3s) 37.8mph @ 14:53:44 (60s) 33.8mph @ 14:53:44 (300s)	14.9mph at 14:54:31 16.7mph @ 14:54:31 (1s) 19.2mph @ 14:54:32 (3s) 30.1mph @ 14:54:33 (60s) 33.0mph @ 14:54:42 (300s)	1312 / 30.8mph	44.0mph at 14:54:34 43.6mph @ 14:54:34 (0.1s) 42.6mph @ 14:54:35 (1s) 40.3mph @ 14:54:36 (3s) 39.5mph @ 14:53:44 (60s) 35.3mph @ 14:53:44 (300s)	20.9mph at 14:54:31 21.3mph @ 14:54:31 (1s) 22.7mph @ 14:54:33 (3s) 31.6mph @ 14:54:33 (60s) 34.6mph @ 14:54:43 (300s)	2055 / 32.2mph
2022-01-29 09:53:50 AM EST	987.82mb	12.13V	22.5°F 96%	30.8°F	N (11°)	67.0mph at 14:52:46 65.7mph @ 14:52:46 (0.1s) 58.4mph @ 14:52:47 (1s) 51.1mph @ 14:52:49 (3s) 40.2mph @ 14:53:36 (60s) 35.2mph @ 14:53:36 (300s)	22.1mph at 14:53:09 25.0mph @ 14:53:09 (1s) 26.7mph @ 14:52:57 (3s) 32.1mph @ 14:52:45 (60s) 33.6mph @ 14:52:44 (300s)	10877 / 39.7mph	63.7mph at 14:53:05 70.9mph @ 14:52:46 (NoQC) 62.2mph @ 14:53:05 (0.1s) 55.7mph @ 14:53:05 (1s) 47.8mph @ 14:52:48 (3s) 38.3mph @ 14:53:36 (60s) 33.9mph @ 14:53:37 (300s)	19.1mph at 14:53:18 24.5mph @ 14:53:09 (1s) 26.2mph @ 14:52:57 (3s) 31.5mph @ 14:52:46 (60s) 32.3mph @ 14:52:44 (300s)	1612 / 37.8mph	58.2mph at 14:52:47 57.9mph @ 14:52:47 (0.1s) 55.3mph @ 14:52:47 (1s) 49.2mph @ 14:52:49 (3s) 40.1mph @ 14:53:36 (60s) 35.4mph @ 14:53:37 (300s)	27.4mph at 14:52:57 28.0mph @ 14:52:57 (1s) 29.0mph @ 14:52:58 (3s) 33.0mph @ 14:52:46 (60s) 33.8mph @ 14:52:44 (300s)	2533 / 39.5mph
2022-01-29 09:52:50 AM EST	988.00mb	12.14V	22.6°F 96%	30.9°F	NNE (12°)	56.4mph at 14:51:44 56.0mph @ 14:51:44 (0.1s) 50.2mph @ 14:51:45 (1s) 44.5mph @ 14:51:44 (3s) 36.0mph @ 14:52:02 (60s) 33.6mph @ 14:52:43 (300s)	15.5mph at 14:52:17 17.7mph @ 14:52:18 (1s) 19.8mph @ 14:52:18 (3s) 32.3mph @ 14:52:43 (60s) 33.0mph @ 14:52:19 (300s)	8814 / 32.3mph	55.7mph at 14:51:45 59.7mph @ 14:51:45 (NoQC) 54.9mph @ 14:51:45 (0.1s) 47.1mph @ 14:52:23 (1s) 43.7mph @ 14:51:44 (3s) 34.4mph @ 14:52:03 (60s) 32.4mph @ 14:52:42 (300s)	14.2mph at 14:52:17 18.1mph @ 14:52:17 (1s) 21.4mph @ 14:52:19 (3s) 31.6mph @ 14:52:43 (60s) 31.7mph @ 14:52:19 (300s)	1348 / 31.7mph	46.3mph at 14:51:45 45.8mph @ 14:51:45 (0.1s) 44.0mph @ 14:51:45 (1s) 43.9mph @ 14:51:44 (3s) 35.8mph @ 14:52:03 (60s) 33.8mph @ 14:52:43 (300s)	22.1mph at 14:52:18 22.6mph @ 14:52:18 (1s) 23.8mph @ 14:52:19 (3s) 33.1mph @ 14:52:43 (60s) 33.0mph @ 14:52:21 (300s)	2120 / 33.2mph
2022-01-29 09:51:50 AM EST	987.72mb	12.15V	22.6°F 96%	30.9°F	NNE (12°)	56.1mph at 14:51:32 55.8mph @ 14:51:32 (0.1s) 50.6mph @ 14:51:32 (1s) 45.3mph @ 14:51:43 (3s) 37.2mph @ 14:51:16 (60s) 33.4mph @ 14:51:43 (300s)	22.0mph at 14:51:00 24.6mph @ 14:51:00 (1s) 26.0mph @ 14:51:00 (3s) 32.7mph @ 14:50:44 (60s) 32.5mph @ 14:51:00 (300s)	9650 / 35.3mph	57.1mph at 14:51:37 60.8mph @ 14:51:36 (NoQC) 55.6mph @ 14:51:36 (0.1s) 49.5mph @ 14:51:37 (1s) 44.6mph @ 14:51:43 (3s) 35.6mph @ 14:51:18 (60s) 32.1mph @ 14:51:43 (300s)	14.9mph at 14:51:01 19.0mph @ 14:51:01 (1s) 21.9mph @ 14:51:02 (3s) 31.7mph @ 14:50:46 (60s) 31.3mph @ 14:50:59 (300s)	1415 / 33.2mph	49.9mph at 14:51:32 49.5mph @ 14:51:32 (0.1s) 47.6mph @ 14:51:32 (1s) 44.0mph @ 14:51:43 (3s) 37.0mph @ 14:51:18 (60s) 33.5mph @ 14:51:43 (300s)	23.8mph at 14:51:00 24.7mph @ 14:51:01 (1s) 26.2mph @ 14:51:01 (3s) 33.1mph @ 14:50:44 (60s) 32.7mph @ 14:51:01 (300s)	2229 / 34.9mph



<p>2022-01-29 09:50:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:49:44 AM EST to 2022-01-29 09:50:44 AM EST (60s)</b></p>	987.91mb	12.14V	22.7°F 96%	31.0°F	<b>N (8°)</b>	<p><b>66.3mph</b> at 14:50:20 <b>65.9mph</b> @ 14:50:20 (0.1s) <b>56.6mph</b> @ 14:50:34 (1s) <b>52.7mph</b> @ 14:50:35 (3s) <b>35.4mph</b> @ 14:49:44 (60s) <b>33.1mph</b> @ 14:49:44 (300s)</p>	<p><b>15.4mph</b> at 14:50:02 <b>18.0mph</b> @ 14:50:02 (1s) <b>21.5mph</b> @ 14:50:11 (3s) <b>30.1mph</b> @ 14:50:15 (60s) <b>32.0mph</b> @ 14:50:17 (300s)</p>	<p>8942 / 32.8mph</p>	<p><b>65.8mph</b> at 14:50:20 <b>67.9mph</b> @ 14:50:20 (NoQC) <b>62.7mph</b> @ 14:50:20 (0.1s) <b>54.9mph</b> @ 14:50:20 (1s) <b>50.3mph</b> @ 14:50:34 (3s) <b>34.4mph</b> @ 14:49:44 (60s) <b>31.8mph</b> @ 14:49:44 (300s)</p>	<p><b>14.3mph</b> at 14:50:09 <b>15.9mph</b> @ 14:50:10 (1s) <b>18.9mph</b> @ 14:50:10 (3s) <b>29.2mph</b> @ 14:50:16 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:50:17 (300s)</p>	<p>1356 / 31.9mph</p>	<p><b>55.2mph</b> at 14:50:33 <b>54.9mph</b> @ 14:50:33 (0.1s) <b>52.6mph</b> @ 14:50:34 (1s) <b>50.9mph</b> @ 14:50:35 (3s) <b>35.7mph</b> @ 14:49:44 (60s) <b>33.3mph</b> @ 14:49:44 (300s)</p>	<p><b>21.2mph</b> at 14:50:02 <b>21.8mph</b> @ 14:50:03 (1s) <b>23.1mph</b> @ 14:50:11 (3s) <b>30.8mph</b> @ 14:50:14 (60s) <b>32.2mph</b> @ 14:50:17 (300s)</p>	<p>2115 / 33.1mph</p>
<p>2022-01-29 09:49:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:48:44 AM EST to 2022-01-29 09:49:44 AM EST (60s)</b></p>	988.36mb	12.14V	22.7°F 96%	31.0°F	<b>N (8°)</b>	<p><b>60.9mph</b> at 14:49:25 <b>60.7mph</b> @ 14:49:25 (0.1s) <b>57.0mph</b> @ 14:49:26 (1s) <b>50.9mph</b> @ 14:49:28 (3s) <b>36.9mph</b> @ 14:49:14 (60s) <b>33.8mph</b> @ 14:48:52 (300s)</p>	<p><b>11.5mph</b> at 14:49:23 <b>12.5mph</b> @ 14:49:24 (1s) <b>17.1mph</b> @ 14:49:24 (3s) <b>32.2mph</b> @ 14:48:44 (60s) <b>32.6mph</b> @ 14:49:25 (300s)</p>	<p>9679 / 35.4mph</p>	<p><b>62.4mph</b> at 14:49:25 <b>64.9mph</b> @ 14:49:25 (NoQC) <b>59.1mph</b> @ 14:49:25 (0.1s) <b>55.2mph</b> @ 14:49:26 (1s) <b>49.0mph</b> @ 14:48:28 (3s) <b>35.4mph</b> @ 14:49:14 (60s) <b>32.3mph</b> @ 14:48:52 (300s)</p>	<p><b>14.1mph</b> at 14:49:24 <b>16.4mph</b> @ 14:49:24 (1s) <b>20.2mph</b> @ 14:49:24 (3s) <b>30.6mph</b> @ 14:48:44 (60s) <b>31.3mph</b> @ 14:49:24 (300s)</p>	<p>1471 / 34.5mph</p>	<p><b>53.2mph</b> at 14:49:26 <b>53.1mph</b> @ 14:49:26 (0.1s) <b>51.6mph</b> @ 14:49:27 (1s) <b>47.7mph</b> @ 14:49:28 (3s) <b>36.2mph</b> @ 14:48:14 (60s) <b>33.9mph</b> @ 14:48:52 (300s)</p>	<p><b>19.6mph</b> at 14:49:24 <b>20.6mph</b> @ 14:49:24 (1s) <b>22.6mph</b> @ 14:49:24 (3s) <b>31.9mph</b> @ 14:48:44 (60s) <b>32.8mph</b> @ 14:49:25 (300s)</p>	<p>2284 / 35.7mph</p>
<p>2022-01-29 09:48:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:47:44 AM EST to 2022-01-29 09:48:44 AM EST (60s)</b></p>	988.08mb	12.14V	22.8°F 96%	31.0°F	<b>N (9°)</b>	<p><b>59.6mph</b> at 14:48:17 <b>59.2mph</b> @ 14:48:17 (0.1s) <b>50.4mph</b> @ 14:48:27 (1s) <b>45.8mph</b> @ 14:48:18 (3s) <b>32.2mph</b> @ 14:48:43 (60s) <b>34.5mph</b> @ 14:47:44 (300s)</p>	<p><b>17.0mph</b> at 14:47:59 <b>18.3mph</b> @ 14:47:59 (1s) <b>22.3mph</b> @ 14:48:01 (3s) <b>27.8mph</b> @ 14:48:14 (60s) <b>33.3mph</b> @ 14:48:16 (300s)</p>	<p>8792 / 32.2mph</p>	<p><b>53.1mph</b> at 14:48:17 <b>58.0mph</b> @ 14:48:27 (NoQC) <b>52.5mph</b> @ 14:48:27 (0.1s) <b>50.8mph</b> @ 14:48:27 (1s) <b>44.6mph</b> @ 14:48:29 (3s) <b>30.6mph</b> @ 14:48:43 (60s) <b>33.1mph</b> @ 14:47:45 (300s)</p>	<p><b>14.8mph</b> at 14:48:00 <b>16.8mph</b> @ 14:48:00 (1s) <b>18.1mph</b> @ 14:48:01 (3s) <b>26.7mph</b> @ 14:48:14 (60s) <b>31.9mph</b> @ 14:48:17 (300s)</p>	<p>1305 / 30.7mph</p>	<p><b>48.0mph</b> at 14:48:27 <b>47.7mph</b> @ 14:48:27 (0.1s) <b>46.7mph</b> @ 14:48:28 (1s) <b>43.6mph</b> @ 14:48:29 (3s) <b>32.0mph</b> @ 14:47:45 (60s) <b>34.7mph</b> @ 14:47:45 (300s)</p>	<p><b>20.5mph</b> at 14:48:00 <b>21.0mph</b> @ 14:48:01 (1s) <b>21.9mph</b> @ 14:48:01 (3s) <b>28.1mph</b> @ 14:48:14 (60s) <b>33.6mph</b> @ 14:48:17 (300s)</p>	<p>2039 / 32.0mph</p>
<p>2022-01-29 09:47:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:46:44 AM EST to 2022-01-29 09:47:44 AM EST (60s)</b></p>	988.65mb	12.13V	22.8°F 96%	31.1°F	<b>N (11°)</b>	<p><b>55.5mph</b> at 14:46:52 <b>55.2mph</b> @ 14:46:52 (0.1s) <b>50.4mph</b> @ 14:46:53 (1s) <b>45.1mph</b> @ 14:47:19 (3s) <b>33.5mph</b> @ 14:47:23 (60s) <b>35.6mph</b> @ 14:46:54 (300s)</p>	<p><b>10.2mph</b> at 14:47:31 <b>10.5mph</b> @ 14:47:32 (1s) <b>12.3mph</b> @ 14:47:33 (3s) <b>31.1mph</b> @ 14:46:47 (60s) <b>34.5mph</b> @ 14:47:43 (300s)</p>	<p>8615 / 31.6mph</p>	<p><b>52.0mph</b> at 14:47:17 <b>57.9mph</b> @ 14:46:52 (NoQC) <b>52.9mph</b> @ 14:46:52 (0.1s) <b>49.2mph</b> @ 14:46:53 (1s) <b>44.9mph</b> @ 14:47:19 (3s) <b>32.1mph</b> @ 14:47:23 (60s) <b>34.1mph</b> @ 14:46:54 (300s)</p>	<p><b>11.7mph</b> at 14:47:32 <b>13.6mph</b> @ 14:47:33 (1s) <b>14.3mph</b> @ 14:47:33 (3s) <b>29.8mph</b> @ 14:46:47 (60s) <b>33.1mph</b> @ 14:47:43 (300s)</p>	<p>1294 / 30.4mph</p>	<p><b>48.5mph</b> at 14:46:52 <b>48.2mph</b> @ 14:46:52 (0.1s) <b>47.1mph</b> @ 14:46:53 (1s) <b>43.5mph</b> @ 14:46:54 (3s) <b>33.7mph</b> @ 14:47:23 (60s) <b>35.7mph</b> @ 14:46:54 (300s)</p>	<p><b>15.9mph</b> at 14:47:32 <b>16.4mph</b> @ 14:47:33 (1s) <b>18.6mph</b> @ 14:47:33 (3s) <b>31.3mph</b> @ 14:46:46 (60s) <b>34.7mph</b> @ 14:47:43 (300s)</p>	<p>2031 / 31.8mph</p>
<p>2022-01-29 09:46:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:45:44 AM EST to 2022-01-29 09:46:44 AM EST (60s)</b></p>	988.60mb	12.14V	22.9°F 96%	31.1°F	<b>NNE (12°)</b>	<p><b>49.5mph</b> at 14:45:55 <b>49.1mph</b> @ 14:45:55 (0.1s) <b>45.7mph</b> @ 14:45:54 (1s) <b>44.2mph</b> @ 14:45:56 (3s) <b>34.8mph</b> @ 14:45:44 (60s) <b>36.0mph</b> @ 14:45:56 (300s)</p>	<p><b>14.4mph</b> at 14:46:19 <b>16.8mph</b> @ 14:46:20 (1s) <b>21.0mph</b> @ 14:46:21 (3s) <b>31.3mph</b> @ 14:46:42 (60s) <b>35.2mph</b> @ 14:46:36 (300s)</p>	<p>8577 / 31.4mph</p>	<p><b>49.1mph</b> at 14:45:53 <b>54.6mph</b> @ 14:45:53 (NoQC) <b>48.5mph</b> @ 14:45:53 (0.1s) <b>44.8mph</b> @ 14:45:54 (1s) <b>42.5mph</b> @ 14:45:56 (3s) <b>33.3mph</b> @ 14:45:44 (60s) <b>34.6mph</b> @ 14:45:56 (300s)</p>	<p><b>12.8mph</b> at 14:46:19 <b>15.5mph</b> @ 14:46:19 (1s) <b>19.4mph</b> @ 14:46:21 (3s) <b>30.0mph</b> @ 14:46:43 (60s) <b>33.8mph</b> @ 14:46:42 (300s)</p>	<p>1280 / 30.1mph</p>	<p><b>44.1mph</b> at 14:45:54 <b>44.0mph</b> @ 14:45:54 (0.1s) <b>42.4mph</b> @ 14:45:54 (1s) <b>42.2mph</b> @ 14:45:56 (3s) <b>35.4mph</b> @ 14:45:44 (60s) <b>36.2mph</b> @ 14:45:57 (300s)</p>	<p><b>21.8mph</b> at 14:46:20 <b>22.3mph</b> @ 14:46:20 (1s) <b>22.6mph</b> @ 14:46:22 (3s) <b>31.5mph</b> @ 14:46:43 (60s) <b>35.4mph</b> @ 14:46:43 (300s)</p>	<p>2012 / 31.6mph</p>

2022-01-29 09:45:50 AM EST	988.43mb	12.15V	22.9°F 96%	31.2°F	N (9°)	56.9mph at 14:44:44 56.6mph @ 14:44:44 (0.1s) 52.8mph @ 14:44:45 (1s) 49.3mph @ 14:44:45 (3s) 38.7mph @ 14:44:45 (60s) 36.1mph @ 14:45:24 (300s)	20.3mph at 14:45:02 21.7mph @ 14:45:03 (1s) 24.8mph @ 14:45:05 (3s) 34.8mph @ 14:45:31 (60s) 35.3mph @ 14:44:44 (300s)	9533 / 34.9mph	55.4mph at 14:45:11 58.9mph @ 14:44:44 (NoQC) 53.9mph @ 14:44:44 (0.1s) 51.4mph @ 14:44:45 (1s) 48.3mph @ 14:44:46 (3s) 37.1mph @ 14:44:46 (60s) 34.6mph @ 14:45:18 (300s)	15.3mph at 14:44:52 20.1mph @ 14:44:53 (1s) 23.1mph @ 14:44:55 (3s) 33.2mph @ 14:45:29 (60s) 33.9mph @ 14:44:44 (300s)	1420 / 33.3mph	49.6mph at 14:44:45 49.1mph @ 14:44:45 (0.1s) 48.3mph @ 14:44:45 (1s) 46.7mph @ 14:44:46 (3s) 38.8mph @ 14:44:45 (60s) 36.2mph @ 14:45:18 (300s)	23.9mph at 14:45:04 24.8mph @ 14:45:04 (1s) 25.7mph @ 14:45:05 (3s) 35.2mph @ 14:45:30 (60s) 35.4mph @ 14:44:44 (300s)	2261 / 35.4mph
2022-01-29 09:44:50 AM EST	988.34mb	12.14V	23.0°F 96%	31.2°F	N (11°)	59.9mph at 14:44:01 59.4mph @ 14:44:02 (0.1s) 54.5mph @ 14:44:02 (1s) 50.2mph @ 14:44:04 (3s) 38.8mph @ 14:44:30 (60s) 35.4mph @ 14:44:31 (300s)	21.7mph at 14:44:33 23.3mph @ 14:44:37 (1s) 26.6mph @ 14:44:38 (3s) 36.1mph @ 14:43:44 (60s) 34.6mph @ 14:43:44 (300s)	10561 / 38.6mph	58.2mph at 14:44:02 61.4mph @ 14:44:01 (NoQC) 56.4mph @ 14:44:02 (0.1s) 54.3mph @ 14:44:02 (1s) 48.5mph @ 14:44:04 (3s) 37.4mph @ 14:44:29 (60s) 33.9mph @ 14:44:31 (300s)	17.8mph at 14:44:37 20.7mph @ 14:44:37 (1s) 24.0mph @ 14:44:39 (3s) 34.9mph @ 14:43:44 (60s) 33.1mph @ 14:43:44 (300s)	1574 / 36.9mph	51.5mph at 14:44:02 51.3mph @ 14:44:02 (0.1s) 50.2mph @ 14:44:02 (1s) 47.3mph @ 14:44:04 (3s) 39.0mph @ 14:44:31 (60s) 35.5mph @ 14:44:31 (300s)	26.1mph at 14:44:34 26.9mph @ 14:44:35 (1s) 28.2mph @ 14:44:35 (3s) 36.2mph @ 14:43:44 (60s) 34.7mph @ 14:43:44 (300s)	2481 / 38.7mph
2022-01-29 09:43:50 AM EST	988.29mb	12.14V	23.0°F 96%	31.3°F	N (9°)	58.5mph at 14:43:15 57.6mph @ 14:43:15 (0.1s) 50.9mph @ 14:42:48 (1s) 47.2mph @ 14:42:50 (3s) 37.8mph @ 14:43:16 (60s) 34.7mph @ 14:43:20 (300s)	16.9mph at 14:43:26 19.0mph @ 14:43:27 (1s) 23.8mph @ 14:43:28 (3s) 35.4mph @ 14:42:44 (60s) 34.2mph @ 14:43:00 (300s)	9879 / 36.1mph	53.7mph at 14:43:15 59.3mph @ 14:42:47 (NoQC) 53.8mph @ 14:42:47 (0.1s) 51.6mph @ 14:42:48 (1s) 45.2mph @ 14:42:50 (3s) 36.3mph @ 14:43:16 (60s) 33.1mph @ 14:43:20 (300s)	15.0mph at 14:43:27 17.0mph @ 14:43:27 (1s) 20.3mph @ 14:43:28 (3s) 34.1mph @ 14:42:44 (60s) 32.6mph @ 14:42:59 (300s)	1487 / 34.9mph	48.8mph at 14:42:47 48.4mph @ 14:42:47 (0.1s) 46.9mph @ 14:43:16 (1s) 45.6mph @ 14:42:50 (3s) 37.5mph @ 14:43:17 (60s) 34.8mph @ 14:43:21 (300s)	22.0mph at 14:43:27 22.7mph @ 14:43:27 (1s) 24.2mph @ 14:43:28 (3s) 35.5mph @ 14:42:44 (60s) 34.4mph @ 14:43:00 (300s)	2316 / 36.2mph
2022-01-29 09:42:50 AM EST	988.20mb	12.14V	23.1°F 96%	31.3°F	NNE (12°)	60.4mph at 14:42:01 59.8mph @ 14:42:01 (0.1s) 56.2mph @ 14:42:02 (1s) 52.4mph @ 14:42:04 (3s) 35.4mph @ 14:42:43 (60s) 34.2mph @ 14:42:43 (300s)	18.8mph at 14:41:49 21.0mph @ 14:41:49 (1s) 23.0mph @ 14:41:45 (3s) 33.3mph @ 14:41:50 (60s) 32.9mph @ 14:41:50 (300s)	9679 / 35.4mph	62.2mph at 14:42:02 65.5mph @ 14:42:00 (NoQC) 58.6mph @ 14:42:00 (0.1s) 55.2mph @ 14:42:02 (1s) 50.6mph @ 14:42:04 (3s) 34.2mph @ 14:42:30 (60s) 32.8mph @ 14:42:43 (300s)	16.7mph at 14:41:44 18.0mph @ 14:41:44 (1s) 21.6mph @ 14:41:50 (3s) 32.0mph @ 14:41:50 (60s) 31.5mph @ 14:41:51 (300s)	1455 / 34.2mph	52.2mph at 14:42:02 52.1mph @ 14:42:02 (0.1s) 50.8mph @ 14:42:02 (1s) 48.8mph @ 14:42:04 (3s) 35.6mph @ 14:42:32 (60s) 34.5mph @ 14:42:34 (300s)	22.3mph at 14:41:44 23.2mph @ 14:41:44 (1s) 24.5mph @ 14:41:50 (3s) 33.6mph @ 14:41:50 (60s) 33.3mph @ 14:41:51 (300s)	2271 / 35.5mph
2022-01-29 09:41:50 AM EST	988.67mb	12.14V	23.2°F 96%	31.3°F	N (8°)	60.0mph at 14:41:19 59.4mph @ 14:41:19 (0.1s) 54.5mph @ 14:41:16 (1s) 50.1mph @ 14:41:18 (3s) 35.6mph @ 14:41:22 (60s) 33.7mph @ 14:41:19 (300s)	15.9mph at 14:41:24 16.8mph @ 14:41:25 (1s) 19.2mph @ 14:41:27 (3s) 32.1mph @ 14:40:44 (60s) 32.9mph @ 14:41:30 (300s)	9342 / 34.2mph	57.0mph at 14:41:16 61.4mph @ 14:41:16 (NoQC) 56.4mph @ 14:41:16 (0.1s) 53.3mph @ 14:41:16 (1s) 47.2mph @ 14:41:17 (3s) 34.1mph @ 14:41:22 (60s) 32.1mph @ 14:41:19 (300s)	12.3mph at 14:41:24 14.7mph @ 14:41:25 (1s) 17.8mph @ 14:41:27 (3s) 30.5mph @ 14:40:53 (60s) 31.2mph @ 14:40:44 (300s)	1396 / 32.8mph	53.2mph at 14:41:16 53.0mph @ 14:41:16 (0.1s) 51.5mph @ 14:41:16 (1s) 46.5mph @ 14:41:18 (3s) 35.6mph @ 14:41:22 (60s) 34.0mph @ 14:41:19 (300s)	22.0mph at 14:41:28 22.4mph @ 14:41:29 (1s) 22.9mph @ 14:41:29 (3s) 32.3mph @ 14:40:44 (60s) 33.2mph @ 14:40:44 (300s)	2202 / 34.5mph

2022-01-29 09:40:50 AM EST						<b>50.2mph</b> at 14:40:38 <b>49.6mph</b> (@ 14:40:38 (0.1s)) <b>44.8mph</b> (@ 14:40:26 (1s)) <b>42.2mph</b> (@ 14:40:27 (3s)) <b>35.4mph</b> (@ 14:39:44 (60s)) <b>32.9mph</b> (@ 14:40:42 (300s))	<b>16.8mph</b> at 14:39:55 <b>17.7mph</b> (@ 14:39:56 (1s)) <b>20.5mph</b> (@ 14:39:58 (3s)) <b>31.0mph</b> (@ 14:40:20 (60s)) <b>32.0mph</b> (@ 14:40:20 (300s))		<b>8776</b> / <b>32.2mph</b>			<b>48.1mph</b> at 14:40:26 <b>57.5mph</b> (@ 14:40:26 (NoQC)) <b>52.5mph</b> (@ 14:40:26 (0.1s)) <b>47.3mph</b> (@ 14:40:26 (1s)) <b>42.7mph</b> (@ 14:40:27 (3s)) <b>33.2mph</b> (@ 14:39:44 (60s)) <b>31.2mph</b> (@ 14:40:44 (300s))	<b>15.7mph</b> at 14:39:56 <b>17.8mph</b> (@ 14:39:56 (1s)) <b>20.1mph</b> (@ 14:40:00 (3s)) <b>29.3mph</b> (@ 14:40:19 (60s)) <b>30.4mph</b> (@ 14:40:20 (300s))		<b>1303</b> / <b>30.6mph</b>	<b>44.5mph</b> at 14:40:26 <b>44.3mph</b> (@ 14:40:26 (0.1s)) <b>43.3mph</b> (@ 14:40:26 (1s)) <b>41.4mph</b> (@ 14:40:28 (3s)) <b>35.3mph</b> (@ 14:39:45 (60s)) <b>33.2mph</b> (@ 14:40:43 (300s))	<b>21.4mph</b> at 14:40:00 <b>22.5mph</b> (@ 14:40:00 (1s)) <b>24.3mph</b> (@ 14:39:58 (3s)) <b>31.2mph</b> (@ 14:40:20 (60s)) <b>32.4mph</b> (@ 14:40:20 (300s))		<b>2070</b> / <b>32.4mph</b>
2022-01-29 09:39:50 AM EST					<b>59.1mph</b> at 14:39:06 <b>58.1mph</b> (@ 14:39:06 (0.1s)) <b>54.0mph</b> (@ 14:39:07 (1s)) <b>47.8mph</b> (@ 14:39:34 (3s)) <b>35.6mph</b> (@ 14:39:16 (60s)) <b>32.8mph</b> (@ 14:39:24 (300s))	<b>17.9mph</b> at 14:38:44 <b>17.9mph</b> (@ 14:38:44 (1s)) <b>22.8mph</b> (@ 14:39:31 (3s)) <b>33.5mph</b> (@ 14:38:59 (60s)) <b>31.2mph</b> (@ 14:38:45 (300s))		<b>9647</b> / <b>35.3mph</b>		<b>57.3mph</b> at 14:39:07 <b>61.7mph</b> (@ 14:39:06 (NoQC)) <b>55.9mph</b> (@ 14:39:06 (0.1s)) <b>50.9mph</b> (@ 14:39:07 (1s)) <b>45.9mph</b> (@ 14:39:34 (3s)) <b>33.8mph</b> (@ 14:38:47 (60s)) <b>31.1mph</b> (@ 14:39:33 (300s))	<b>16.1mph</b> at 14:39:39 <b>18.4mph</b> (@ 14:38:44 (1s)) <b>20.5mph</b> (@ 14:38:44 (3s)) <b>31.8mph</b> (@ 14:39:00 (60s)) <b>29.7mph</b> (@ 14:38:45 (300s))		<b>1410</b> / <b>33.1mph</b>	<b>52.0mph</b> at 14:39:07 <b>51.7mph</b> (@ 14:39:07 (0.1s)) <b>50.4mph</b> (@ 14:39:07 (1s)) <b>47.6mph</b> (@ 14:39:09 (3s)) <b>35.4mph</b> (@ 14:38:16 (60s)) <b>33.1mph</b> (@ 14:39:28 (300s))	<b>23.4mph</b> at 14:39:30 <b>24.2mph</b> (@ 14:39:31 (1s)) <b>26.1mph</b> (@ 14:39:31 (3s)) <b>33.8mph</b> (@ 14:39:00 (60s)) <b>31.6mph</b> (@ 14:38:45 (300s))		<b>2251</b> / <b>35.2mph</b>		
2022-01-29 09:38:50 AM EST					<b>59.8mph</b> at 14:37:57 <b>59.3mph</b> (@ 14:37:57 (0.1s)) <b>56.4mph</b> (@ 14:37:57 (1s)) <b>49.3mph</b> (@ 14:37:59 (3s)) <b>34.7mph</b> (@ 14:38:34 (60s)) <b>31.4mph</b> (@ 14:38:36 (300s))	<b>15.3mph</b> at 14:38:43 <b>18.4mph</b> (@ 14:38:43 (1s)) <b>21.6mph</b> (@ 14:38:06 (3s)) <b>29.6mph</b> (@ 14:37:47 (60s)) <b>30.4mph</b> (@ 14:37:44 (300s))		<b>9348</b> / <b>34.2mph</b>		<b>61.9mph</b> at 14:37:57 <b>64.4mph</b> (@ 14:37:57 (NoQC)) <b>59.3mph</b> (@ 14:37:57 (0.1s)) <b>56.6mph</b> (@ 14:37:57 (1s)) <b>51.1mph</b> (@ 14:37:59 (3s)) <b>34.1mph</b> (@ 14:38:34 (60s)) <b>29.9mph</b> (@ 14:38:36 (300s))	<b>15.2mph</b> at 14:38:43 <b>18.4mph</b> (@ 14:38:06 (1s)) <b>20.7mph</b> (@ 14:38:43 (3s)) <b>28.2mph</b> (@ 14:37:46 (60s)) <b>28.8mph</b> (@ 14:37:44 (300s))		<b>1430</b> / <b>33.6mph</b>	<b>53.2mph</b> at 14:37:57 <b>53.0mph</b> (@ 14:37:57 (0.1s)) <b>51.9mph</b> (@ 14:37:58 (1s)) <b>48.1mph</b> (@ 14:37:59 (3s)) <b>35.5mph</b> (@ 14:38:34 (60s)) <b>31.7mph</b> (@ 14:38:37 (300s))	<b>21.6mph</b> at 14:38:06 <b>22.0mph</b> (@ 14:38:06 (1s)) <b>24.5mph</b> (@ 14:38:06 (3s)) <b>30.2mph</b> (@ 14:37:46 (60s)) <b>30.7mph</b> (@ 14:37:44 (300s))		<b>2238</b> / <b>35.0mph</b>		
2022-01-29 09:37:50 AM EST					<b>49.9mph</b> at 14:36:55 <b>49.3mph</b> (@ 14:36:55 (0.1s)) <b>44.6mph</b> (@ 14:37:36 (1s)) <b>42.1mph</b> (@ 14:37:37 (3s)) <b>34.1mph</b> (@ 14:36:56 (60s)) <b>30.4mph</b> (@ 14:37:43 (300s))	<b>17.6mph</b> at 14:37:33 <b>18.4mph</b> (@ 14:36:58 (1s)) <b>22.2mph</b> (@ 14:37:05 (3s)) <b>29.3mph</b> (@ 14:37:33 (60s)) <b>29.5mph</b> (@ 14:37:14 (300s))		<b>8118</b> / <b>29.8mph</b>		<b>48.1mph</b> at 14:37:35 <b>52.0mph</b> (@ 14:37:35 (NoQC)) <b>46.3mph</b> (@ 14:37:35 (0.1s)) <b>43.0mph</b> (@ 14:37:35 (1s)) <b>40.9mph</b> (@ 14:37:37 (3s)) <b>31.9mph</b> (@ 14:37:14 (60s)) <b>28.8mph</b> (@ 14:37:43 (300s))	<b>14.1mph</b> at 14:37:33 <b>16.2mph</b> (@ 14:37:33 (1s)) <b>19.7mph</b> (@ 14:37:33 (3s)) <b>27.7mph</b> (@ 14:37:33 (60s)) <b>27.9mph</b> (@ 14:37:14 (300s))		<b>1202</b> / <b>28.3mph</b>	<b>44.7mph</b> at 14:37:36 <b>44.5mph</b> (@ 14:37:36 (0.1s)) <b>43.7mph</b> (@ 14:37:36 (1s)) <b>41.8mph</b> (@ 14:37:37 (3s)) <b>34.0mph</b> (@ 14:37:12 (60s)) <b>30.7mph</b> (@ 14:37:43 (300s))	<b>22.4mph</b> at 14:36:59 <b>23.4mph</b> (@ 14:36:59 (1s)) <b>25.2mph</b> (@ 14:36:55 (3s)) <b>29.8mph</b> (@ 14:37:33 (60s)) <b>29.8mph</b> (@ 14:37:14 (300s))		<b>1931</b> / <b>30.3mph</b>		
2022-01-29 09:36:50 AM EST					<b>65.1mph</b> at 14:36:21 <b>64.8mph</b> (@ 14:36:21 (0.1s)) <b>59.6mph</b> (@ 14:36:21 (1s)) <b>55.4mph</b> (@ 14:36:22 (3s)) <b>33.1mph</b> (@ 14:36:43 (60s)) <b>30.1mph</b> (@ 14:36:43 (300s))	<b>13.2mph</b> at 14:36:11 <b>17.0mph</b> (@ 14:36:11 (1s)) <b>19.8mph</b> (@ 14:35:55 (3s)) <b>26.7mph</b> (@ 14:36:18 (60s)) <b>28.9mph</b> (@ 14:36:14 (300s))		<b>9056</b> / <b>33.2mph</b>		<b>63.4mph</b> at 14:36:21 <b>65.4mph</b> (@ 14:36:21 (NoQC)) <b>60.2mph</b> (@ 14:36:21 (0.1s)) <b>56.8mph</b> (@ 14:36:21 (1s)) <b>52.7mph</b> (@ 14:36:22 (3s)) <b>30.7mph</b> (@ 14:36:43 (60s)) <b>28.5mph</b> (@ 14:36:39 (300s))	<b>13.6mph</b> at 14:36:05 <b>15.5mph</b> (@ 14:36:06 (1s)) <b>18.2mph</b> (@ 14:36:07 (3s)) <b>24.7mph</b> (@ 14:36:19 (60s)) <b>27.4mph</b> (@ 14:36:15 (300s))		<b>1309</b> / <b>30.8mph</b>	<b>59.9mph</b> at 14:36:21 <b>59.2mph</b> (@ 14:36:21 (0.1s)) <b>57.5mph</b> (@ 14:36:22 (1s)) <b>53.1mph</b> (@ 14:36:23 (3s)) <b>33.0mph</b> (@ 14:36:43 (60s)) <b>30.4mph</b> (@ 14:36:44 (300s))	<b>20.6mph</b> at 14:36:06 <b>20.9mph</b> (@ 14:36:07 (1s)) <b>22.1mph</b> (@ 14:36:08 (3s)) <b>27.3mph</b> (@ 14:36:19 (60s)) <b>29.2mph</b> (@ 14:36:11 (300s))		<b>2107</b> / <b>33.0mph</b>		

2022-01-29 09:35:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:34:43 AM EST to 2022-01-29 09:35:43 AM EST (60s)</b>	989.21mb	12.15V	23.4°F 96%	31.5°F <b>N (7°)</b>	<b>58.0mph</b> at 14:35:13 <b>57.5mph</b> @ 14:35:13 (0.1s) <b>53.5mph</b> @ 14:35:14 (1s) <b>50.6mph</b> @ 14:35:14 (3s) <b>34.5mph</b> @ 14:35:18 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:34:44 (300s)	<b>13.5mph</b> at 14:35:38 <b>14.5mph</b> @ 14:35:37 (1s) <b>16.5mph</b> @ 14:35:37 (3s) <b>28.4mph</b> @ 14:34:46 (60s) <b>29.6mph</b> @ 14:35:42 (300s)	8237 / 30.2mph	<b>48.1mph</b> at 14:35:14 <b>60.3mph</b> @ 14:35:13 (NoQC) <b>55.3mph</b> @ 14:35:13 (0.1s) <b>51.7mph</b> @ 14:35:14 (1s) <b>49.2mph</b> @ 14:35:14 (3s) <b>32.8mph</b> @ 14:35:18 (60s) <b>28.9mph</b> @ 14:34:44 (300s)	<b>11.2mph</b> at 14:35:38 <b>12.8mph</b> @ 14:35:39 (1s) <b>15.7mph</b> @ 14:35:41 (3s) <b>27.0mph</b> @ 14:34:45 (60s) <b>28.0mph</b> @ 14:35:43 (300s)	1233 / 29.0mph	<b>51.2mph</b> at 14:35:13 <b>50.8mph</b> @ 14:35:13 (0.1s) <b>49.4mph</b> @ 14:35:14 (1s) <b>46.9mph</b> @ 14:35:14 (3s) <b>34.8mph</b> @ 14:35:18 (60s) <b>30.6mph</b> @ 14:35:19 (300s)	<b>18.4mph</b> at 14:35:37 <b>19.1mph</b> @ 14:35:37 (1s) <b>19.8mph</b> @ 14:35:37 (3s) <b>28.7mph</b> @ 14:34:45 (60s) <b>29.8mph</b> @ 14:35:43 (300s)	1987 / 31.2mph
2022-01-29 09:34:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:33:43 AM EST to 2022-01-29 09:34:43 AM EST (60s)</b>	989.12mb	12.14V	23.4°F 96%	31.5°F <b>N (10°)</b>	<b>55.3mph</b> at 14:34:38 <b>54.8mph</b> @ 14:34:38 (0.1s) <b>49.5mph</b> @ 14:34:39 (1s) <b>44.9mph</b> @ 14:34:39 (3s) <b>30.7mph</b> @ 14:33:45 (60s) <b>31.1mph</b> @ 14:33:44 (300s)	<b>13.0mph</b> at 14:33:52 <b>13.6mph</b> @ 14:34:06 (1s) <b>15.0mph</b> @ 14:33:56 (3s) <b>26.7mph</b> @ 14:34:14 (60s) <b>29.8mph</b> @ 14:34:24 (300s)	7843 / 28.8mph	<b>53.8mph</b> at 14:34:33 <b>59.4mph</b> @ 14:34:33 (NoQC) <b>54.3mph</b> @ 14:34:33 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 14:34:39 (1s) <b>43.0mph</b> @ 14:34:35 (3s) <b>28.9mph</b> @ 14:33:45 (60s) <b>29.5mph</b> @ 14:33:44 (300s)	<b>11.0mph</b> at 14:33:55 <b>12.4mph</b> @ 14:33:55 (1s) <b>13.6mph</b> @ 14:33:57 (3s) <b>25.4mph</b> @ 14:34:26 (60s) <b>28.1mph</b> @ 14:34:25 (300s)	1156 / 27.2mph	<b>47.9mph</b> at 14:34:39 <b>47.6mph</b> @ 14:34:39 (0.1s) <b>46.6mph</b> @ 14:34:39 (1s) <b>43.5mph</b> @ 14:34:40 (3s) <b>30.8mph</b> @ 14:33:47 (60s) <b>31.1mph</b> @ 14:33:44 (300s)	<b>15.6mph</b> at 14:33:56 <b>15.9mph</b> @ 14:33:56 (1s) <b>16.6mph</b> @ 14:33:57 (3s) <b>26.8mph</b> @ 14:34:23 (60s) <b>29.8mph</b> @ 14:34:25 (300s)	1844 / 29.0mph
2022-01-29 09:33:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:32:43 AM EST to 2022-01-29 09:33:43 AM EST (60s)</b>	989.20mb	12.14V	23.5°F 96%	31.6°F <b>N (6°)</b>	<b>52.3mph</b> at 14:33:36 <b>51.9mph</b> @ 14:33:36 (0.1s) <b>49.3mph</b> @ 14:33:37 (1s) <b>42.0mph</b> @ 14:33:38 (3s) <b>30.2mph</b> @ 14:33:42 (60s) <b>31.5mph</b> @ 14:33:25 (300s)	<b>16.8mph</b> at 14:32:55 <b>16.9mph</b> @ 14:32:43 (1s) <b>18.1mph</b> @ 14:32:44 (3s) <b>25.0mph</b> @ 14:33:04 (60s) <b>30.9mph</b> @ 14:33:01 (300s)	8243 / 30.2mph	<b>46.6mph</b> at 14:33:12 <b>55.9mph</b> @ 14:33:36 (NoQC) <b>50.2mph</b> @ 14:33:36 (0.1s) <b>48.8mph</b> @ 14:33:37 (1s) <b>42.2mph</b> @ 14:33:38 (3s) <b>28.5mph</b> @ 14:33:43 (60s) <b>29.9mph</b> @ 14:32:43 (300s)	<b>13.9mph</b> at 14:32:58 <b>15.9mph</b> @ 14:32:43 (1s) <b>17.3mph</b> @ 14:32:44 (3s) <b>23.8mph</b> @ 14:33:04 (60s) <b>29.4mph</b> @ 14:33:42 (300s)	1215 / 28.6mph	<b>45.5mph</b> at 14:33:37 <b>45.4mph</b> @ 14:33:36 (0.1s) <b>43.9mph</b> @ 14:33:37 (1s) <b>40.1mph</b> @ 14:33:39 (3s) <b>30.2mph</b> @ 14:33:42 (60s) <b>31.5mph</b> @ 14:33:25 (300s)	<b>18.9mph</b> at 14:32:44 <b>19.4mph</b> @ 14:32:44 (1s) <b>19.7mph</b> @ 14:32:45 (3s) <b>25.8mph</b> @ 14:33:04 (60s) <b>31.0mph</b> @ 14:33:02 (300s)	1926 / 30.2mph
2022-01-29 09:32:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:31:43 AM EST to 2022-01-29 09:32:43 AM EST (60s)</b>	989.38mb	12.15V	23.5°F 96%	31.6°F <b>N (8°)</b>	<b>51.3mph</b> at 14:31:51 <b>51.1mph</b> @ 14:31:51 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 14:31:52 (1s) <b>46.2mph</b> @ 14:31:54 (3s) <b>31.0mph</b> @ 14:32:11 (60s) <b>32.7mph</b> @ 14:32:12 (300s)	<b>12.7mph</b> at 14:32:36 <b>13.4mph</b> @ 14:32:22 (1s) <b>15.7mph</b> @ 14:32:23 (3s) <b>28.0mph</b> @ 14:32:42 (60s) <b>31.4mph</b> @ 14:32:42 (300s)	7624 / 28.0mph	<b>47.5mph</b> at 14:31:52 <b>55.6mph</b> @ 14:31:52 (NoQC) <b>49.9mph</b> @ 14:31:52 (0.1s) <b>47.5mph</b> @ 14:31:52 (1s) <b>46.4mph</b> @ 14:31:54 (3s) <b>29.4mph</b> @ 14:32:18 (60s) <b>31.2mph</b> @ 14:32:13 (300s)	<b>11.1mph</b> at 14:32:33 <b>12.4mph</b> @ 14:32:34 (1s) <b>15.0mph</b> @ 14:32:35 (3s) <b>26.7mph</b> @ 14:31:49 (60s) <b>29.9mph</b> @ 14:32:42 (300s)	1145 / 27.0mph	<b>45.5mph</b> at 14:31:52 <b>45.3mph</b> @ 14:31:52 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 14:31:52 (1s) <b>43.2mph</b> @ 14:31:54 (3s) <b>30.9mph</b> @ 14:32:18 (60s) <b>32.7mph</b> @ 14:32:13 (300s)	<b>16.5mph</b> at 14:32:37 <b>16.9mph</b> @ 14:32:37 (1s) <b>17.7mph</b> @ 14:32:38 (3s) <b>28.5mph</b> @ 14:32:42 (60s) <b>31.4mph</b> @ 14:32:42 (300s)	1813 / 28.5mph
2022-01-29 09:31:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:30:43 AM EST to 2022-01-29 09:31:43 AM EST (60s)</b>	989.35mb	12.15V	23.5°F 96%	31.6°F <b>NNE (12°)</b>	<b>53.8mph</b> at 14:30:44 <b>53.6mph</b> @ 14:30:44 (0.1s) <b>51.5mph</b> @ 14:30:45 (1s) <b>44.2mph</b> @ 14:30:45 (3s) <b>36.6mph</b> @ 14:30:52 (60s) <b>32.0mph</b> @ 14:31:42 (300s)	<b>16.6mph</b> at 14:31:31 <b>19.5mph</b> @ 14:31:16 (1s) <b>22.4mph</b> @ 14:31:18 (3s) <b>30.8mph</b> @ 14:31:42 (60s) <b>30.6mph</b> @ 14:30:43 (300s)	8407 / 30.8mph	<b>52.7mph</b> at 14:30:45 <b>59.0mph</b> @ 14:30:44 (NoQC) <b>54.0mph</b> @ 14:30:44 (0.1s) <b>50.4mph</b> @ 14:30:45 (1s) <b>44.8mph</b> @ 14:30:45 (3s) <b>34.8mph</b> @ 14:30:49 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:31:42 (300s)	<b>14.3mph</b> at 14:31:35 <b>16.4mph</b> @ 14:31:32 (1s) <b>17.8mph</b> @ 14:31:11 (3s) <b>28.2mph</b> @ 14:31:42 (60s) <b>29.4mph</b> @ 14:30:43 (300s)	1201 / 28.3mph	<b>49.1mph</b> at 14:30:45 <b>48.9mph</b> @ 14:30:45 (0.1s) <b>47.1mph</b> @ 14:30:45 (1s) <b>44.3mph</b> @ 14:30:45 (3s) <b>36.2mph</b> @ 14:30:52 (60s) <b>32.0mph</b> @ 14:31:43 (300s)	<b>21.1mph</b> at 14:31:36 <b>21.7mph</b> @ 14:31:36 (1s) <b>22.9mph</b> @ 14:31:37 (3s) <b>30.4mph</b> @ 14:31:43 (60s) <b>30.8mph</b> @ 14:30:43 (300s)	1941 / 30.5mph

2022-01-29 09:30:50 AM EST	988.94mb	12.14V	23.6°F 96%	31.7°F	N (9°)	<b>60.3mph</b> at 14:30:31 <b>59.9mph</b> @ 14:30:31 (0.1s) <b>52.9mph</b> @ 14:30:31 (1s) <b>47.0mph</b> @ 14:30:31 (3s) <b>35.1mph</b> @ 14:30:42 (60s) <b>31.3mph</b> @ 14:30:01 (300s)	<b>13.0mph</b> at 14:29:44 <b>13.8mph</b> @ 14:29:44 (1s) <b>17.2mph</b> @ 14:29:44 (3s) <b>30.5mph</b> @ 14:30:04 (60s) <b>30.4mph</b> @ 14:30:28 (300s)	9611 / 35.2mph	<b>54.0mph</b> at 14:30:31 <b>60.3mph</b> @ 14:30:31 (NoQC) <b>55.2mph</b> @ 14:30:31 (0.1s) <b>50.5mph</b> @ 14:30:31 (1s) <b>43.3mph</b> @ 14:30:31 (3s) <b>33.4mph</b> @ 14:30:43 (60s) <b>30.0mph</b> @ 14:30:01 (300s)	<b>11.7mph</b> at 14:29:44 <b>13.6mph</b> @ 14:29:43 (1s) <b>14.1mph</b> @ 14:29:44 (3s) <b>29.6mph</b> @ 14:29:46 (60s) <b>29.1mph</b> @ 14:30:29 (300s)	1424 / 33.4mph	<b>48.2mph</b> at 14:30:31 <b>47.8mph</b> @ 14:30:31 (0.1s) <b>46.4mph</b> @ 14:30:31 (1s) <b>43.4mph</b> @ 14:30:16 (3s) <b>34.5mph</b> @ 14:30:42 (60s) <b>31.4mph</b> @ 14:30:01 (300s)	<b>17.0mph</b> at 14:29:43 <b>17.4mph</b> @ 14:29:44 (1s) <b>18.6mph</b> @ 14:29:44 (3s) <b>30.6mph</b> @ 14:30:04 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:30:29 (300s)	2207 / 34.5mph
2022-01-29 09:29:50 AM EST	989.52mb	12.14V	23.7°F 96%	31.7°F	NNE (12°)	<b>54.2mph</b> at 14:28:59 <b>54.0mph</b> @ 14:28:59 (0.1s) <b>51.1mph</b> @ 14:29:00 (1s) <b>46.7mph</b> @ 14:29:01 (3s) <b>35.3mph</b> @ 14:29:25 (60s) <b>31.8mph</b> @ 14:29:31 (300s)	<b>14.8mph</b> at 14:29:31 <b>16.0mph</b> @ 14:29:41 (1s) <b>18.7mph</b> @ 14:29:42 (3s) <b>31.2mph</b> @ 14:28:58 (60s) <b>30.6mph</b> @ 14:28:44 (300s)	8559 / 31.4mph	<b>53.1mph</b> at 14:29:00 <b>57.0mph</b> @ 14:28:59 (NoQC) <b>51.8mph</b> @ 14:28:59 (0.1s) <b>49.7mph</b> @ 14:29:00 (1s) <b>43.5mph</b> @ 14:29:01 (3s) <b>34.2mph</b> @ 14:29:25 (60s) <b>30.6mph</b> @ 14:29:31 (300s)	<b>11.7mph</b> at 14:29:43 <b>13.6mph</b> @ 14:29:43 (1s) <b>15.8mph</b> @ 14:29:43 (3s) <b>30.1mph</b> @ 14:29:43 (60s) <b>29.5mph</b> @ 14:28:44 (300s)	1281 / 30.1mph	<b>48.6mph</b> at 14:29:00 <b>48.3mph</b> @ 14:28:59 (0.1s) <b>47.2mph</b> @ 14:29:00 (1s) <b>44.8mph</b> @ 14:29:01 (3s) <b>35.4mph</b> @ 14:28:25 (60s) <b>32.0mph</b> @ 14:29:32 (300s)	<b>18.7mph</b> at 14:29:42 <b>19.6mph</b> @ 14:29:42 (1s) <b>20.6mph</b> @ 14:29:42 (3s) <b>31.5mph</b> @ 14:28:58 (60s) <b>30.9mph</b> @ 14:28:45 (300s)	2017 / 31.6mph
2022-01-29 09:28:50 AM EST	988.90mb	12.14V	23.7°F 96%	31.7°F	N (9°)	<b>50.1mph</b> at 14:28:39 <b>49.8mph</b> @ 14:28:39 (0.1s) <b>47.6mph</b> @ 14:28:40 (1s) <b>43.4mph</b> @ 14:28:40 (3s) <b>33.2mph</b> @ 14:28:12 (60s) <b>31.0mph</b> @ 14:27:51 (300s)	<b>14.4mph</b> at 14:28:23 <b>15.8mph</b> @ 14:28:23 (1s) <b>18.9mph</b> @ 14:28:24 (3s) <b>30.7mph</b> @ 14:28:31 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:28:25 (300s)	8697 / 31.9mph	<b>50.0mph</b> at 14:28:33 <b>55.0mph</b> @ 14:28:33 (NoQC) <b>49.6mph</b> @ 14:28:33 (0.1s) <b>46.4mph</b> @ 14:28:33 (1s) <b>42.3mph</b> @ 14:28:35 (3s) <b>31.6mph</b> @ 14:28:11 (60s) <b>29.8mph</b> @ 14:27:51 (300s)	<b>14.0mph</b> at 14:28:23 <b>16.2mph</b> @ 14:28:24 (1s) <b>20.1mph</b> @ 14:28:24 (3s) <b>29.6mph</b> @ 14:27:44 (60s) <b>28.9mph</b> @ 14:28:25 (300s)	1317 / 31.0mph	<b>44.5mph</b> at 14:28:39 <b>44.3mph</b> @ 14:28:39 (0.1s) <b>43.6mph</b> @ 14:28:40 (1s) <b>41.8mph</b> @ 14:28:41 (3s) <b>33.2mph</b> @ 14:28:09 (60s) <b>31.2mph</b> @ 14:28:00 (300s)	<b>22.1mph</b> at 14:28:24 <b>22.6mph</b> @ 14:28:24 (1s) <b>23.7mph</b> @ 14:28:25 (3s) <b>31.0mph</b> @ 14:27:43 (60s) <b>30.4mph</b> @ 14:28:25 (300s)	2062 / 32.3mph
2022-01-29 09:27:50 AM EST	988.55mb	12.15V	23.7°F 96%	31.7°F	N (8°)	<b>50.0mph</b> at 14:27:23 <b>49.5mph</b> @ 14:27:23 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 14:27:24 (1s) <b>40.6mph</b> @ 14:27:26 (3s) <b>30.9mph</b> @ 14:27:42 (60s) <b>31.9mph</b> @ 14:26:44 (300s)	<b>16.6mph</b> at 14:27:06 <b>17.8mph</b> @ 14:26:43 (1s) <b>18.7mph</b> @ 14:26:43 (3s) <b>22.9mph</b> @ 14:26:49 (60s) <b>30.6mph</b> @ 14:27:33 (300s)	8419 / 30.9mph	<b>45.2mph</b> at 14:27:40 <b>50.8mph</b> @ 14:27:38 (NoQC) <b>45.2mph</b> @ 14:27:39 (0.1s) <b>43.2mph</b> @ 14:27:39 (1s) <b>41.3mph</b> @ 14:27:41 (3s) <b>29.6mph</b> @ 14:27:43 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:26:44 (300s)	<b>15.9mph</b> at 14:26:47 <b>15.5mph</b> @ 14:26:43 (1s) <b>16.3mph</b> @ 14:26:43 (3s) <b>21.7mph</b> @ 14:26:50 (60s) <b>29.4mph</b> @ 14:27:35 (300s)	1262 / 29.7mph	<b>42.0mph</b> at 14:27:22 <b>41.6mph</b> @ 14:27:22 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 14:27:22 (1s) <b>39.1mph</b> @ 14:27:24 (3s) <b>31.0mph</b> @ 14:27:43 (60s) <b>32.1mph</b> @ 14:26:43 (300s)	<b>18.6mph</b> at 14:26:43 <b>18.9mph</b> @ 14:26:43 (1s) <b>21.1mph</b> @ 14:26:43 (3s) <b>23.4mph</b> @ 14:26:51 (60s) <b>30.8mph</b> @ 14:27:34 (300s)	1980 / 31.1mph
2022-01-29 09:26:50 AM EST	989.54mb	12.15V	23.7°F 96%	31.8°F	N (5°)	<b>43.4mph</b> at 14:25:43 <b>43.3mph</b> @ 14:25:43 (0.1s) <b>41.2mph</b> @ 14:25:44 (1s) <b>37.2mph</b> @ 14:25:46 (3s) <b>38.2mph</b> @ 14:25:51 (60s) <b>33.6mph</b> @ 14:25:59 (300s)	<b>10.5mph</b> at 14:26:23 <b>10.8mph</b> @ 14:26:19 (1s) <b>13.1mph</b> @ 14:26:19 (3s) <b>24.0mph</b> @ 14:26:42 (60s) <b>31.9mph</b> @ 14:26:42 (300s)	6514 / 24.0mph	<b>46.9mph</b> at 14:25:48 <b>51.0mph</b> @ 14:25:47 (NoQC) <b>46.2mph</b> @ 14:25:47 (0.1s) <b>43.7mph</b> @ 14:25:48 (1s) <b>38.8mph</b> @ 14:25:49 (3s) <b>36.9mph</b> @ 14:25:51 (60s) <b>32.4mph</b> @ 14:25:58 (300s)	<b>10.1mph</b> at 14:26:23 <b>11.8mph</b> @ 14:26:24 (1s) <b>13.9mph</b> @ 14:26:24 (3s) <b>23.1mph</b> @ 14:26:42 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:26:42 (300s)	978 / 23.1mph	<b>38.9mph</b> at 14:25:48 <b>38.7mph</b> @ 14:25:48 (0.1s) <b>38.1mph</b> @ 14:25:44 (1s) <b>36.2mph</b> @ 14:25:49 (3s) <b>37.8mph</b> @ 14:25:49 (60s) <b>33.7mph</b> @ 14:25:59 (300s)	<b>13.9mph</b> at 14:26:24 <b>14.1mph</b> @ 14:26:24 (1s) <b>15.3mph</b> @ 14:26:25 (3s) <b>24.5mph</b> @ 14:26:42 (60s) <b>32.1mph</b> @ 14:26:42 (300s)	1549 / 24.5mph

<p>2022-01-29 09:25:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:24:43 AM EST to 2022-01-29 09:25:43 AM EST (60s)</b></p>	989.40mb	12.14V	23.7°F 96%	31.8°F	<b>NNE (12°)</b>	<p><b>64.8mph</b> at 14:25:23 <b>64.5mph</b> @ 14:25:23 (0.1s) <b>60.7mph</b> @ 14:25:24 (1s) <b>54.9mph</b> @ 14:25:09 (3s) <b>39.3mph</b> @ 14:25:32 (60s) <b>33.3mph</b> @ 14:25:41 (300s)</p>	<p><b>20.5mph</b> at 14:24:56 <b>22.9mph</b> @ 14:24:57 (1s) <b>26.7mph</b> @ 14:24:57 (2s) <b>28.4mph</b> @ 14:24:43 (60s) <b>31.6mph</b> @ 14:24:43 (300s)</p>	10405 / 38.0mph	<p><b>64.2mph</b> at 14:25:23 <b>68.7mph</b> @ 14:25:08 (NoQC) <b>63.3mph</b> @ 14:25:08 (0.1s) <b>59.4mph</b> @ 14:25:24 (1s) <b>52.7mph</b> @ 14:25:24 (3s) <b>38.0mph</b> @ 14:25:31 (60s) <b>32.1mph</b> @ 14:25:30 (300s)</p>	17.2mph at 14:25:40 <b>19.1mph</b> @ 14:25:41 (1s) <b>22.3mph</b> @ 14:25:43 (3s) <b>27.9mph</b> @ 14:24:43 (60s) <b>30.4mph</b> @ 14:24:43 (300s)	1544 / 36.2mph	<p><b>57.5mph</b> at 14:25:23 <b>56.7mph</b> @ 14:25:23 (0.1s) <b>55.4mph</b> @ 14:25:24 (1s) <b>51.9mph</b> @ 14:25:10 (3s) <b>39.1mph</b> @ 14:25:32 (60s) <b>33.5mph</b> @ 14:25:30 (300s)</p>	<p><b>25.2mph</b> at 14:25:41 <b>25.6mph</b> @ 14:25:41 (1s) <b>27.4mph</b> @ 14:25:42 (3s) <b>29.3mph</b> @ 14:24:43 (60s) <b>31.9mph</b> @ 14:24:43 (300s)</p>	2411 / 37.7mph
<p>2022-01-29 09:24:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:23:43 AM EST to 2022-01-29 09:24:43 AM EST (60s)</b></p>	989.41mb	12.14V	23.8°F 96%	31.8°F	<b>N (9°)</b>	<p><b>55.3mph</b> at 14:24:32 <b>54.9mph</b> @ 14:24:33 (0.1s) <b>47.9mph</b> @ 14:24:33 (1s) <b>43.3mph</b> @ 14:24:37 (3s) <b>32.8mph</b> @ 14:23:46 (60s) <b>31.6mph</b> @ 14:24:40 (300s)</p>	<p><b>13.8mph</b> at 14:24:23 <b>15.1mph</b> @ 14:24:31 (1s) <b>19.3mph</b> @ 14:24:31 (3s) <b>26.7mph</b> @ 14:24:31 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:23:43 (300s)</p>	7744 / 28.4mph	<p><b>49.9mph</b> at 14:24:39 <b>57.5mph</b> @ 14:24:35 (NoQC) <b>51.9mph</b> @ 14:24:35 (0.1s) <b>47.8mph</b> @ 14:24:33 (1s) <b>43.5mph</b> @ 14:24:35 (3s) <b>31.8mph</b> @ 14:23:46 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:24:41 (300s)</p>	12.2mph at 14:24:30 <b>14.0mph</b> @ 14:24:31 (1s) <b>18.6mph</b> @ 14:24:31 (3s) <b>25.8mph</b> @ 14:24:31 (60s) <b>29.3mph</b> @ 14:23:43 (300s)	1187 / 27.9mph	<p><b>46.4mph</b> at 14:24:36 <b>46.2mph</b> @ 14:24:36 (0.1s) <b>45.1mph</b> @ 14:24:36 (1s) <b>43.2mph</b> @ 14:24:36 (3s) <b>32.8mph</b> @ 14:23:46 (60s) <b>31.9mph</b> @ 14:24:42 (300s)</p>	<p><b>19.3mph</b> at 14:23:54 <b>19.7mph</b> @ 14:23:55 (1s) <b>21.4mph</b> @ 14:23:56 (3s) <b>27.4mph</b> @ 14:24:32 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:23:43 (300s)</p>	1865 / 29.3mph
<p>2022-01-29 09:23:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:22:43 AM EST to 2022-01-29 09:23:43 AM EST (60s)</b></p>	989.41mb	12.14V	23.8°F 96%	31.9°F	<b>N (6°)</b>	<p><b>47.6mph</b> at 14:23:04 <b>47.1mph</b> @ 14:23:04 (0.1s) <b>44.0mph</b> @ 14:23:04 (1s) <b>39.7mph</b> @ 14:23:14 (3s) <b>36.7mph</b> @ 14:22:56 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:23:42 (300s)</p>	<p><b>17.1mph</b> at 14:23:37 <b>18.5mph</b> @ 14:23:37 (1s) <b>20.0mph</b> @ 14:23:37 (3s) <b>31.9mph</b> @ 14:23:37 (60s) <b>29.8mph</b> @ 14:23:03 (300s)</p>	8910 / 32.6mph	<p><b>48.7mph</b> at 14:23:13 <b>54.0mph</b> @ 14:23:12 (NoQC) <b>48.0mph</b> @ 14:23:13 (0.1s) <b>43.7mph</b> @ 14:23:10 (1s) <b>41.2mph</b> @ 14:23:14 (3s) <b>34.9mph</b> @ 14:22:56 (60s) <b>29.3mph</b> @ 14:23:34 (300s)</p>	14.3mph at 14:23:37 <b>16.6mph</b> @ 14:23:37 (1s) <b>17.5mph</b> @ 14:23:37 (3s) <b>30.9mph</b> @ 14:23:37 (60s) <b>28.6mph</b> @ 14:23:04 (300s)	1344 / 31.6mph	<p><b>43.5mph</b> at 14:23:10 <b>43.2mph</b> @ 14:23:10 (0.1s) <b>42.3mph</b> @ 14:23:10 (1s) <b>40.1mph</b> @ 14:23:11 (3s) <b>36.6mph</b> @ 14:22:44 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:23:42 (300s)</p>	<p><b>19.1mph</b> at 14:23:37 <b>19.6mph</b> @ 14:23:37 (1s) <b>20.6mph</b> @ 14:23:37 (3s) <b>32.0mph</b> @ 14:23:38 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:23:04 (300s)</p>	2080 / 32.6mph
<p>2022-01-29 09:22:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:21:43 AM EST to 2022-01-29 09:22:43 AM EST (60s)</b></p>	989.46mb	12.14V	23.9°F 96%	31.9°F	<b>N (10°)</b>	<p><b>54.4mph</b> at 14:22:09 <b>53.6mph</b> @ 14:22:22 (0.1s) <b>51.2mph</b> @ 14:22:27 (1s) <b>45.7mph</b> @ 14:22:20 (3s) <b>38.1mph</b> @ 14:22:35 (60s) <b>30.3mph</b> @ 14:22:40 (300s)</p>	<p><b>19.9mph</b> at 14:21:55 <b>22.1mph</b> @ 14:21:55 (1s) <b>25.4mph</b> @ 14:21:56 (3s) <b>30.6mph</b> @ 14:21:43 (60s) <b>28.6mph</b> @ 14:21:53 (300s)</p>	10002 / 36.6mph	<p><b>53.2mph</b> at 14:22:27 <b>57.2mph</b> @ 14:22:27 (NoQC) <b>52.2mph</b> @ 14:22:27 (0.1s) <b>49.9mph</b> @ 14:22:27 (1s) <b>45.5mph</b> @ 14:22:29 (3s) <b>36.3mph</b> @ 14:22:35 (60s) <b>29.2mph</b> @ 14:22:40 (300s)</p>	14.9mph at 14:21:55 <b>17.9mph</b> @ 14:21:55 (1s) <b>21.3mph</b> @ 14:21:56 (3s) <b>29.6mph</b> @ 14:21:44 (60s) <b>27.5mph</b> @ 14:21:55 (300s)	1473 / 34.6mph	<p><b>49.4mph</b> at 14:22:20 <b>49.1mph</b> @ 14:22:20 (0.1s) <b>47.6mph</b> @ 14:22:20 (1s) <b>44.2mph</b> @ 14:22:15 (3s) <b>38.1mph</b> @ 14:22:35 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:22:40 (300s)</p>	<p><b>25.2mph</b> at 14:21:55 <b>25.7mph</b> @ 14:21:55 (1s) <b>26.4mph</b> @ 14:21:56 (3s) <b>31.1mph</b> @ 14:21:44 (60s) <b>29.1mph</b> @ 14:21:56 (300s)</p>	2343 / 36.6mph
<p>2022-01-29 09:21:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:20:43 AM EST to 2022-01-29 09:21:43 AM EST (60s)</b></p>	989.49mb	12.13V	23.9°F 97%	31.9°F	<b>N (9°)</b>	<p><b>61.6mph</b> at 14:21:37 <b>60.3mph</b> @ 14:21:37 (0.1s) <b>51.2mph</b> @ 14:21:37 (1s) <b>48.2mph</b> @ 14:21:39 (3s) <b>31.0mph</b> @ 14:21:41 (60s) <b>28.6mph</b> @ 14:21:42 (300s)</p>	<p><b>17.3mph</b> at 14:21:30 <b>18.5mph</b> @ 14:21:30 (1s) <b>20.2mph</b> @ 14:21:31 (3s) <b>28.2mph</b> @ 14:20:59 (60s) <b>27.7mph</b> @ 14:21:00 (300s)</p>	8422 / 30.9mph	<p><b>54.7mph</b> at 14:21:38 <b>62.6mph</b> @ 14:21:37 (NoQC) <b>56.8mph</b> @ 14:21:37 (0.1s) <b>50.8mph</b> @ 14:21:37 (1s) <b>48.2mph</b> @ 14:21:39 (3s) <b>29.9mph</b> @ 14:21:41 (60s) <b>27.6mph</b> @ 14:21:43 (300s)</p>	15.7mph at 14:20:56 <b>18.1mph</b> @ 14:21:30 (1s) <b>18.9mph</b> @ 14:21:32 (3s) <b>27.3mph</b> @ 14:20:59 (60s) <b>26.6mph</b> @ 14:21:02 (300s)	1268 / 29.8mph	<p><b>54.4mph</b> at 14:21:37 <b>54.1mph</b> @ 14:21:37 (0.1s) <b>51.7mph</b> @ 14:21:38 (1s) <b>49.1mph</b> @ 14:21:39 (3s) <b>31.4mph</b> @ 14:21:41 (60s) <b>29.1mph</b> @ 14:21:42 (300s)</p>	<p><b>20.5mph</b> at 14:20:59 <b>21.1mph</b> @ 14:20:59 (1s) <b>21.5mph</b> @ 14:20:59 (3s) <b>28.9mph</b> @ 14:20:59 (60s) <b>28.2mph</b> @ 14:21:01 (300s)</p>	1997 / 31.3mph

<p>2022-01-29 09:20:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:19:43 AM EST to 2022-01-29 09:20:43 AM EST (60s)</b></p>	989.62mb	12.14V	23.9°F 97%	31.9°F	<b>N (5°)</b>	<p><b>46.0mph</b> at 14:20:30 <b>45.8mph</b> @ 14:20:30 (0.1s) <b>43.7mph</b> @ 14:20:31 (1s) <b>40.0mph</b> @ 14:20:32 (3s) <b>29.3mph</b> @ 14:20:39 (60s) <b>28.8mph</b> @ 14:19:43 (300s)</p>	<p><b>13.9mph</b> at 14:20:00 <b>16.4mph</b> @ 14:20:01 (1s) <b>19.1mph</b> @ 14:19:48 (5s) <b>22.9mph</b> @ 14:19:48 (60s) <b>27.8mph</b> @ 14:20:28 (300s)</p>	<p>7990 / 29.3mph</p>	<p><b>45.0mph</b> at 14:20:32 <b>51.1mph</b> @ 14:20:30 (NoQC) <b>45.9mph</b> @ 14:20:30 (0.1s) <b>44.7mph</b> @ 14:20:31 (1s) <b>40.4mph</b> @ 14:20:33 (3s) <b>28.4mph</b> @ 14:20:43 (60s) <b>27.5mph</b> @ 14:19:43 (300s)</p>	<p><b>13.4mph</b> at 14:20:03 <b>16.8mph</b> @ 14:20:03 (1s) <b>17.7mph</b> @ 14:20:03 (3s) <b>21.8mph</b> @ 14:19:49 (60s) <b>26.7mph</b> @ 14:20:28 (300s)</p>	<p>1211 / 28.5mph</p>	<p><b>41.0mph</b> at 14:20:31 <b>40.8mph</b> @ 14:20:31 (0.1s) <b>40.5mph</b> @ 14:20:31 (1s) <b>38.6mph</b> @ 14:20:33 (3s) <b>29.6mph</b> @ 14:20:42 (60s) <b>29.2mph</b> @ 14:19:43 (300s)</p>	<p><b>19.4mph</b> at 14:19:47 <b>20.2mph</b> @ 14:19:48 (1s) <b>21.4mph</b> @ 14:19:48 (3s) <b>23.2mph</b> @ 14:19:49 (60s) <b>28.3mph</b> @ 14:20:29 (300s)</p>	<p>1891 / 29.7mph</p>
<p>2022-01-29 09:19:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:18:43 AM EST to 2022-01-29 09:19:43 AM EST (60s)</b></p>	989.70mb	12.14V	23.9°F 97%	31.9°F	<b>N (4°)</b>	<p><b>35.6mph</b> at 14:19:42 <b>35.6mph</b> @ 14:19:42 (0.1s) <b>34.5mph</b> @ 14:19:42 (1s) <b>32.4mph</b> @ 14:18:43 (3s) <b>31.2mph</b> @ 14:18:44 (60s) <b>30.2mph</b> @ 14:18:43 (300s)</p>	<p><b>12.7mph</b> at 14:19:08 <b>13.6mph</b> @ 14:19:08 (1s) <b>15.7mph</b> @ 14:19:32 (3s) <b>23.2mph</b> @ 14:19:42 (60s) <b>28.7mph</b> @ 14:19:40 (300s)</p>	<p>6319 / 23.3mph</p>	<p><b>35.0mph</b> at 14:19:41 <b>38.5mph</b> @ 14:19:41 (NoQC) <b>34.4mph</b> @ 14:19:41 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 14:19:42 (1s) <b>30.7mph</b> @ 14:18:43 (3s) <b>30.9mph</b> @ 14:18:44 (60s) <b>28.8mph</b> @ 14:18:43 (300s)</p>	<p><b>10.1mph</b> at 14:19:11 <b>12.0mph</b> @ 14:19:11 (1s) <b>14.1mph</b> @ 14:19:33 (3s) <b>22.2mph</b> @ 14:19:42 (60s) <b>27.5mph</b> @ 14:19:41 (300s)</p>	<p>941 / 22.2mph</p>	<p><b>31.7mph</b> at 14:19:42 <b>34.5mph</b> @ 14:18:43 (1s) <b>31.5mph</b> @ 14:18:43 (3s) <b>32.5mph</b> @ 14:18:43 (60s) <b>30.6mph</b> @ 14:18:43 (300s)</p>	<p><b>15.8mph</b> at 14:19:32 <b>16.1mph</b> @ 14:19:33 (1s) <b>17.2mph</b> @ 14:19:34 (3s) <b>23.5mph</b> @ 14:19:42 (60s) <b>29.2mph</b> @ 14:19:41 (300s)</p>	<p>1490 / 23.5mph</p>
<p>2022-01-29 09:18:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:17:43 AM EST to 2022-01-29 09:18:43 AM EST (60s)</b></p>	990.13mb	12.13V	23.9°F 97%	32.0°F	<b>N (7°)</b>	<p><b>56.2mph</b> at 14:17:57 <b>55.3mph</b> @ 14:17:57 (0.1s) <b>48.5mph</b> @ 14:17:52 (1s) <b>44.9mph</b> @ 14:18:00 (3s) <b>34.0mph</b> @ 14:18:20 (60s) <b>30.8mph</b> @ 14:18:12 (300s)</p>	<p><b>13.9mph</b> at 14:18:22 <b>15.2mph</b> @ 14:18:23 (1s) <b>16.8mph</b> @ 14:18:34 (3s) <b>28.0mph</b> @ 14:17:47 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:18:39 (300s)</p>	<p>8526 / 31.3mph</p>	<p><b>53.3mph</b> at 14:17:57 <b>59.6mph</b> @ 14:17:57 (NoQC) <b>54.5mph</b> @ 14:17:57 (0.1s) <b>49.0mph</b> @ 14:17:58 (1s) <b>45.7mph</b> @ 14:18:00 (3s) <b>32.6mph</b> @ 14:18:21 (60s) <b>29.3mph</b> @ 14:18:12 (300s)</p>	<p><b>12.1mph</b> at 14:18:32 <b>14.3mph</b> @ 14:18:33 (1s) <b>16.1mph</b> @ 14:18:34 (3s) <b>26.2mph</b> @ 14:17:46 (60s) <b>28.6mph</b> @ 14:17:48 (300s)</p>	<p>1318 / 31.0mph</p>	<p><b>49.4mph</b> at 14:17:58 <b>49.1mph</b> @ 14:17:58 (0.1s) <b>47.0mph</b> @ 14:17:59 (1s) <b>44.8mph</b> @ 14:18:00 (3s) <b>34.6mph</b> @ 14:18:21 (60s) <b>31.1mph</b> @ 14:18:13 (300s)</p>	<p><b>17.9mph</b> at 14:18:33 <b>18.2mph</b> @ 14:18:34 (1s) <b>19.5mph</b> @ 14:18:34 (3s) <b>28.3mph</b> @ 14:17:46 (60s) <b>30.4mph</b> @ 14:17:48 (300s)</p>	<p>2072 / 32.5mph</p>
<p>2022-01-29 09:17:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:16:43 AM EST to 2022-01-29 09:17:43 AM EST (60s)</b></p>	989.64mb	12.14V	23.9°F 97%	32.0°F	<b>N (9°)</b>	<p><b>47.6mph</b> at 14:17:29 <b>47.3mph</b> @ 14:17:29 (0.1s) <b>45.4mph</b> @ 14:17:30 (1s) <b>40.7mph</b> @ 14:16:52 (3s) <b>28.9mph</b> @ 14:16:52 (60s) <b>30.6mph</b> @ 14:16:51 (300s)</p>	<p><b>12.9mph</b> at 14:17:00 <b>14.4mph</b> @ 14:17:01 (1s) <b>17.6mph</b> @ 14:17:02 (3s) <b>25.3mph</b> @ 14:17:20 (60s) <b>30.0mph</b> @ 14:17:09 (300s)</p>	<p>7766 / 28.5mph</p>	<p><b>44.6mph</b> at 14:17:29 <b>50.7mph</b> @ 14:16:51 (NoQC) <b>45.3mph</b> @ 14:16:51 (0.1s) <b>41.8mph</b> @ 14:16:52 (1s) <b>40.1mph</b> @ 14:16:52 (3s) <b>27.6mph</b> @ 14:16:52 (60s) <b>29.0mph</b> @ 14:16:52 (300s)</p>	<p><b>12.9mph</b> at 14:16:58 <b>14.8mph</b> @ 14:17:06 (1s) <b>15.5mph</b> @ 14:17:08 (3s) <b>24.0mph</b> @ 14:17:21 (60s) <b>28.4mph</b> @ 14:17:21 (300s)</p>	<p>1130 / 26.6mph</p>	<p><b>42.3mph</b> at 14:17:29 <b>42.0mph</b> @ 14:17:29 (0.1s) <b>41.0mph</b> @ 14:17:30 (1s) <b>39.0mph</b> @ 14:16:52 (3s) <b>29.3mph</b> @ 14:16:52 (60s) <b>30.8mph</b> @ 14:16:52 (300s)</p>	<p><b>18.3mph</b> at 14:17:06 <b>18.6mph</b> @ 14:17:07 (1s) <b>19.3mph</b> @ 14:17:09 (3s) <b>25.8mph</b> @ 14:17:21 (60s) <b>30.2mph</b> @ 14:17:10 (300s)</p>	<p>1821 / 28.6mph</p>
<p>2022-01-29 09:16:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 09:15:43 AM EST to 2022-01-29 09:16:43 AM EST (60s)</b></p>	989.95mb	12.13V	23.9°F 96%	32.0°F	<b>N (10°)</b>	<p><b>47.0mph</b> at 14:16:14 <b>46.7mph</b> @ 14:16:14 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 14:16:16 (1s) <b>41.5mph</b> @ 14:16:16 (3s) <b>33.4mph</b> @ 14:15:43 (60s) <b>30.6mph</b> @ 14:16:21 (300s)</p>	<p><b>13.8mph</b> at 14:16:30 <b>16.0mph</b> @ 14:16:30 (1s) <b>19.5mph</b> @ 14:16:37 (3s) <b>27.4mph</b> @ 14:16:42 (60s) <b>30.3mph</b> @ 14:16:41 (300s)</p>	<p>7474 / 27.5mph</p>	<p><b>43.9mph</b> at 14:16:16 <b>50.3mph</b> @ 14:16:16 (NoQC) <b>45.3mph</b> @ 14:16:16 (0.1s) <b>42.7mph</b> @ 14:16:16 (1s) <b>40.3mph</b> @ 14:16:17 (3s) <b>31.8mph</b> @ 14:15:43 (60s) <b>29.1mph</b> @ 14:16:22 (300s)</p>	<p><b>13.5mph</b> at 14:16:04 <b>15.4mph</b> @ 14:16:30 (1s) <b>17.9mph</b> @ 14:16:36 (3s) <b>26.1mph</b> @ 14:16:42 (60s) <b>28.8mph</b> @ 14:16:42 (300s)</p>	<p>1114 / 26.2mph</p>	<p><b>45.1mph</b> at 14:16:16 <b>45.0mph</b> @ 14:16:16 (0.1s) <b>43.7mph</b> @ 14:16:16 (1s) <b>41.4mph</b> @ 14:16:17 (3s) <b>33.3mph</b> @ 14:15:43 (60s) <b>30.9mph</b> @ 14:16:21 (300s)</p>	<p><b>19.6mph</b> at 14:16:38 <b>20.0mph</b> @ 14:16:38 (1s) <b>20.4mph</b> @ 14:16:39 (3s) <b>28.0mph</b> @ 14:16:43 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:16:42 (300s)</p>	<p>1783 / 28.0mph</p>

2022-01-29 09:15:50 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>09:14:43</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>09:15:43</b> <b>AM EST</b> (60s)	989.86mb	12.14V	23.9°F 96%	32.0°F	<b>NNE</b> (12°)	<b>62.6mph</b> at 14:14:45 <b>62.2mph</b> @ 14:14:45 (0.1s) <b>58.0mph</b> @ 14:14:45 (1s) <b>50.3mph</b> @ 14:14:46 (3s) <b>34.6mph</b> @ 14:15:30 (60s) <b>30.4mph</b> @ 14:15:42 (300s)	<b>16.8mph</b> at 14:14:57 <b>18.1mph</b> @ 14:14:57 (1s) <b>22.0mph</b> @ 14:14:57 (3s) <b>30.0mph</b> @ 14:15:03 (60s) <b>29.7mph</b> @ 14:14:43 (300s)	9113 / 33.4mph	<b>52.2mph</b> at 14:14:45 <b>62.6mph</b> @ 14:14:45 (NoQC) <b>57.6mph</b> @ 14:14:45 (0.1s) <b>53.9mph</b> @ 14:14:45 (1s) <b>47.1mph</b> @ 14:14:46 (3s) <b>33.2mph</b> @ 14:15:30 (60s) <b>28.9mph</b> @ 14:15:42 (300s)	<b>14.0mph</b> at 14:14:57 <b>17.4mph</b> @ 14:14:57 (1s) <b>22.1mph</b> @ 14:14:57 (3s) <b>27.7mph</b> @ 14:15:03 (60s) <b>28.5mph</b> @ 14:15:07 (300s)	1356 / 31.9mph	<b>53.9mph</b> at 14:14:45 <b>53.7mph</b> @ 14:14:45 (0.1s) <b>52.7mph</b> @ 14:14:46 (1s) <b>47.7mph</b> @ 14:14:47 (3s) <b>34.7mph</b> @ 14:15:30 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:15:42 (300s)	<b>22.0mph</b> at 14:14:57 <b>22.7mph</b> @ 14:14:57 (1s) <b>25.4mph</b> @ 14:14:58 (3s) <b>30.3mph</b> @ 14:15:03 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:14:44 (300s)	2130 / 33.4mph
2022-01-29 09:14:50 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>09:13:43</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>09:14:43</b> <b>AM EST</b> (60s)	990.12mb	12.13V	24.0°F 96%	32.0°F	<b>N</b> (7°)	<b>49.3mph</b> at 14:14:36 <b>48.7mph</b> @ 14:14:36 (0.1s) <b>46.0mph</b> @ 14:14:37 (1s) <b>43.2mph</b> @ 14:14:37 (3s) <b>32.4mph</b> @ 14:14:10 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:14:08 (300s)	<b>12.6mph</b> at 14:14:14 <b>12.9mph</b> @ 14:14:14 (1s) <b>15.0mph</b> @ 14:14:15 (3s) <b>28.5mph</b> @ 14:14:30 (60s) <b>29.7mph</b> @ 14:14:30 (300s)	8332 / 30.6mph	<b>50.6mph</b> at 14:14:33 <b>54.5mph</b> @ 14:14:33 (NoQC) <b>49.0mph</b> @ 14:14:33 (0.1s) <b>44.6mph</b> @ 14:14:34 (1s) <b>40.8mph</b> @ 14:14:36 (3s) <b>31.1mph</b> @ 14:14:01 (60s) <b>29.5mph</b> @ 14:14:03 (300s)	<b>11.0mph</b> at 14:14:14 <b>12.7mph</b> @ 14:14:15 (1s) <b>14.8mph</b> @ 14:14:28 (3s) <b>26.8mph</b> @ 14:14:32 (60s) <b>28.5mph</b> @ 14:14:32 (300s)	1207 / 28.4mph	<b>46.3mph</b> at 14:14:33 <b>45.9mph</b> @ 14:14:33 (0.1s) <b>44.8mph</b> @ 14:14:34 (1s) <b>43.6mph</b> @ 14:14:35 (3s) <b>32.3mph</b> @ 14:14:11 (60s) <b>30.8mph</b> @ 14:14:08 (300s)	<b>16.5mph</b> at 14:14:15 <b>17.0mph</b> @ 14:14:15 (1s) <b>18.3mph</b> @ 14:14:16 (3s) <b>28.7mph</b> @ 14:14:30 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:14:32 (300s)	1941 / 30.5mph
2022-01-29 09:13:50 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>09:12:43</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>09:13:43</b> <b>AM EST</b> (60s)	990.18mb	12.14V	24.0°F 97%	32.1°F	<b>N</b> (4°)	<b>48.0mph</b> at 14:12:47 <b>47.7mph</b> @ 14:12:47 (0.1s) <b>46.6mph</b> @ 14:12:47 (1s) <b>41.5mph</b> @ 14:12:48 (3s) <b>32.0mph</b> @ 14:13:39 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:13:00 (300s)	<b>15.8mph</b> at 14:13:09 <b>17.7mph</b> @ 14:13:09 (1s) <b>21.0mph</b> @ 14:13:11 (3s) <b>28.5mph</b> @ 14:12:43 (60s) <b>29.7mph</b> @ 14:13:36 (300s)	8625 / 31.6mph	<b>46.2mph</b> at 14:12:43 <b>51.0mph</b> @ 14:12:48 (NoQC) <b>45.4mph</b> @ 14:12:44 (0.1s) <b>43.5mph</b> @ 14:12:44 (1s) <b>39.7mph</b> @ 14:12:48 (3s) <b>30.8mph</b> @ 14:13:39 (60s) <b>29.1mph</b> @ 14:12:56 (300s)	<b>13.6mph</b> at 14:13:09 <b>15.5mph</b> @ 14:13:09 (1s) <b>18.2mph</b> @ 14:13:10 (3s) <b>27.2mph</b> @ 14:12:43 (60s) <b>28.8mph</b> @ 14:13:26 (300s)	1301 / 30.6mph	<b>46.2mph</b> at 14:12:47 <b>46.1mph</b> @ 14:12:47 (0.1s) <b>45.1mph</b> @ 14:12:47 (1s) <b>42.3mph</b> @ 14:12:48 (3s) <b>32.2mph</b> @ 14:13:40 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:12:57 (300s)	<b>21.1mph</b> at 14:13:10 <b>21.7mph</b> @ 14:13:10 (1s) <b>22.4mph</b> @ 14:13:11 (3s) <b>28.7mph</b> @ 14:12:43 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:12:43 (300s)	2050 / 32.1mph
2022-01-29 09:12:50 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>09:11:43</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>09:12:43</b> <b>AM EST</b> (60s)	990.20mb	12.13V	24.0°F 97%	32.1°F	<b>N</b> (6°)	<b>48.8mph</b> at 14:12:28 <b>48.5mph</b> @ 14:12:28 (0.1s) <b>43.5mph</b> @ 14:12:28 (1s) <b>40.5mph</b> @ 14:12:30 (3s) <b>29.1mph</b> @ 14:12:07 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:11:52 (300s)	<b>16.8mph</b> at 14:12:09 <b>18.1mph</b> @ 14:11:48 (1s) <b>20.3mph</b> @ 14:11:48 (3s) <b>27.2mph</b> @ 14:12:26 (60s) <b>29.8mph</b> @ 14:12:18 (300s)	7783 / 28.6mph	<b>45.1mph</b> at 14:12:28 <b>51.6mph</b> @ 14:12:27 (NoQC) <b>46.2mph</b> @ 14:12:27 (0.1s) <b>43.0mph</b> @ 14:12:28 (1s) <b>39.7mph</b> @ 14:12:30 (3s) <b>28.4mph</b> @ 14:12:07 (60s) <b>29.5mph</b> @ 14:11:53 (300s)	<b>13.5mph</b> at 14:12:09 <b>15.6mph</b> @ 14:12:35 (1s) <b>18.8mph</b> @ 14:12:11 (3s) <b>26.7mph</b> @ 14:11:47 (60s) <b>28.8mph</b> @ 14:12:42 (300s)	1156 / 27.2mph	<b>43.2mph</b> at 14:12:28 <b>42.9mph</b> @ 14:12:28 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 14:12:29 (1s) <b>39.3mph</b> @ 14:12:30 (3s) <b>30.2mph</b> @ 14:12:08 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:12:00 (300s)	<b>19.9mph</b> at 14:12:35 <b>20.4mph</b> @ 14:12:36 (1s) <b>21.5mph</b> @ 14:12:37 (3s) <b>28.2mph</b> @ 14:12:27 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:12:19 (300s)	1832 / 28.8mph
2022-01-29 09:11:50 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>09:10:43</b> <b>AM EST to</b> <b>2022-01-29</b> <b>09:11:43</b> <b>AM EST</b> (60s)	990.06mb	12.15V	24.0°F 96%	32.1°F	<b>N</b> (3°)	<b>47.5mph</b> at 14:11:15 <b>47.3mph</b> @ 14:11:15 (0.1s) <b>44.2mph</b> @ 14:11:15 (1s) <b>41.4mph</b> @ 14:11:16 (3s) <b>30.1mph</b> @ 14:10:43 (60s) <b>31.7mph</b> @ 14:10:46 (300s)	<b>15.4mph</b> at 14:11:30 <b>17.1mph</b> @ 14:11:31 (1s) <b>18.6mph</b> @ 14:10:43 (3s) <b>27.1mph</b> @ 14:11:13 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:11:40 (300s)	7591 / 27.9mph	<b>42.7mph</b> at 14:11:23 <b>48.3mph</b> @ 14:11:13 (NoQC) <b>42.9mph</b> @ 14:11:23 (0.1s) <b>40.3mph</b> @ 14:11:15 (1s) <b>38.3mph</b> @ 14:11:16 (3s) <b>29.7mph</b> @ 14:10:43 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:10:46 (300s)	<b>13.6mph</b> at 14:11:30 <b>16.8mph</b> @ 14:11:31 (1s) <b>19.7mph</b> @ 14:10:43 (3s) <b>26.4mph</b> @ 14:11:34 (60s) <b>29.4mph</b> @ 14:11:42 (300s)	1145 / 27.0mph	<b>42.9mph</b> at 14:11:15 <b>42.7mph</b> @ 14:11:15 (0.1s) <b>41.8mph</b> @ 14:11:15 (1s) <b>39.9mph</b> @ 14:11:16 (3s) <b>30.8mph</b> @ 14:10:43 (60s) <b>31.7mph</b> @ 14:10:46 (300s)	<b>20.5mph</b> at 14:11:40 <b>21.0mph</b> @ 14:11:40 (1s) <b>20.8mph</b> @ 14:10:43 (3s) <b>27.9mph</b> @ 14:11:13 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:11:42 (300s)	1832 / 28.8mph



2022-01-29 09:10:50 AM EST	990.32mb	12.14V	24.1°F 97%	32.1°F	N (9°)	56.1mph at 14:09:45 55.6mph @ 14:09:45 (0.1s) 46.8mph @ 14:09:46 (1s) 42.9mph @ 14:09:42 (3s) 33.9mph @ 14:10:06 (60s) 31.8mph @ 14:10:06 (300s)	13.7mph at 14:10:39 14.6mph @ 14:10:40 (1s) 16.8mph @ 14:10:41 (3s) 30.1mph @ 14:10:41 (60s) 31.4mph @ 14:09:42 (300s)	8222 / 30.2mph	48.4mph at 14:09:45 56.4mph @ 14:09:45 (NoQC) 50.8mph @ 14:09:45 (0.1s) 46.1mph @ 14:09:45 (1s) 40.4mph @ 14:09:42 (3s) 33.0mph @ 14:10:11 (60s) 30.5mph @ 14:10:35 (300s)	13.3mph at 14:10:14 15.4mph @ 14:10:15 (1s) 17.7mph @ 14:10:41 (3s) 29.7mph @ 14:10:41 (60s) 30.1mph @ 14:09:42 (300s)	1264 / 29.7mph	44.3mph at 14:09:45 44.1mph @ 14:09:45 (0.1s) 43.0mph @ 14:09:46 (1s) 40.7mph @ 14:09:42 (3s) 33.7mph @ 14:10:11 (60s) 31.9mph @ 14:10:06 (300s)	18.8mph at 14:10:40 19.1mph @ 14:10:40 (1s) 20.2mph @ 14:10:41 (3s) 30.7mph @ 14:09:42 (60s) 31.6mph @ 14:10:21 (300s)	1966 / 30.8mph
2022-01-29 09:09:50 AM EST	989.80mb	12.14V	24.1°F 97%	32.2°F	N (11°)	50.2mph at 14:09:28 49.9mph @ 14:09:28 (0.1s) 47.4mph @ 14:09:28 (1s) 46.4mph @ 14:09:28 (3s) 31.6mph @ 14:08:42 (60s) 31.4mph @ 14:09:41 (300s)	17.0mph at 14:08:55 18.0mph @ 14:08:56 (1s) 20.5mph @ 14:08:42 (3s) 28.4mph @ 14:09:25 (60s) 30.7mph @ 14:08:56 (300s)	8445 / 31.0mph	51.3mph at 14:09:27 55.4mph @ 14:09:27 (NoQC) 50.1mph @ 14:09:27 (0.1s) 48.5mph @ 14:09:28 (1s) 46.4mph @ 14:09:28 (3s) 30.2mph @ 14:08:42 (60s) 30.1mph @ 14:09:41 (300s)	15.5mph at 14:08:56 18.3mph @ 14:08:52 (1s) 20.0mph @ 14:08:56 (3s) 27.4mph @ 14:09:24 (60s) 29.1mph @ 14:08:56 (300s)	1281 / 30.1mph	45.1mph at 14:09:28 44.8mph @ 14:09:28 (0.1s) 43.6mph @ 14:09:28 (1s) 43.2mph @ 14:09:28 (3s) 31.6mph @ 14:08:42 (60s) 31.6mph @ 14:09:42 (300s)	20.3mph at 14:08:56 21.2mph @ 14:08:56 (1s) 22.6mph @ 14:08:56 (3s) 28.9mph @ 14:09:25 (60s) 30.9mph @ 14:08:57 (300s)	1962 / 30.8mph
2022-01-29 09:08:50 AM EST	990.29mb	12.13V	24.1°F 96%	32.2°F	NNE (12°)	54.0mph at 14:08:22 53.6mph @ 14:08:22 (0.1s) 50.1mph @ 14:08:22 (1s) 45.9mph @ 14:08:23 (3s) 33.1mph @ 14:08:35 (60s) 31.4mph @ 14:08:14 (300s)	17.4mph at 14:08:40 18.0mph @ 14:08:40 (1s) 20.2mph @ 14:08:41 (3s) 29.9mph @ 14:08:16 (60s) 31.1mph @ 14:07:55 (300s)	8613 / 31.6mph	51.2mph at 14:08:22 57.3mph @ 14:08:22 (NoQC) 52.4mph @ 14:08:22 (0.1s) 48.5mph @ 14:08:22 (1s) 43.5mph @ 14:08:23 (3s) 31.8mph @ 14:08:34 (60s) 30.0mph @ 14:07:45 (300s)	15.4mph at 14:08:38 19.1mph @ 14:08:39 (1s) 21.2mph @ 14:08:38 (3s) 28.7mph @ 14:08:15 (60s) 29.6mph @ 14:08:28 (300s)	1286 / 30.2mph	48.1mph at 14:08:22 47.8mph @ 14:08:22 (0.1s) 46.3mph @ 14:08:22 (1s) 42.8mph @ 14:08:24 (3s) 32.8mph @ 14:08:35 (60s) 31.7mph @ 14:07:46 (300s)	22.2mph at 14:07:51 22.9mph @ 14:07:52 (1s) 24.0mph @ 14:08:41 (3s) 29.8mph @ 14:08:16 (60s) 31.3mph @ 14:08:41 (300s)	2015 / 31.6mph
2022-01-29 09:07:50 AM EST	990.15mb	12.13V	24.1°F 96%	32.2°F	N (8°)	56.6mph at 14:07:08 56.1mph @ 14:07:08 (0.1s) 52.4mph @ 14:07:08 (1s) 49.9mph @ 14:07:10 (3s) 34.3mph @ 14:07:17 (60s) 31.6mph @ 14:07:17 (300s)	14.0mph at 14:06:49 16.4mph @ 14:06:49 (1s) 21.7mph @ 14:06:46 (3s) 31.3mph @ 14:07:35 (60s) 30.4mph @ 14:06:51 (300s)	8701 / 31.9mph	56.1mph at 14:07:08 59.4mph @ 14:07:08 (NoQC) 53.9mph @ 14:07:08 (0.1s) 51.2mph @ 14:07:09 (1s) 47.3mph @ 14:07:10 (3s) 32.9mph @ 14:07:17 (60s) 30.1mph @ 14:07:17 (300s)	12.2mph at 14:06:49 14.1mph @ 14:06:49 (1s) 18.3mph @ 14:07:26 (3s) 29.7mph @ 14:07:35 (60s) 29.1mph @ 14:06:51 (300s)	1289 / 30.3mph	50.2mph at 14:07:08 50.0mph @ 14:07:08 (0.1s) 48.7mph @ 14:07:09 (1s) 45.9mph @ 14:07:10 (3s) 34.3mph @ 14:07:18 (60s) 31.9mph @ 14:07:18 (300s)	20.9mph at 14:07:25 21.5mph @ 14:07:25 (1s) 23.1mph @ 14:07:32 (3s) 31.1mph @ 14:07:36 (60s) 31.0mph @ 14:06:51 (300s)	2014 / 31.6mph
2022-01-29 09:06:50 AM EST	990.23mb	12.14V	24.2°F 96%	32.3°F	N (6°)	52.8mph at 14:06:10 52.0mph @ 14:06:10 (0.1s) 47.6mph @ 14:06:08 (1s) 43.9mph @ 14:06:10 (3s) 33.3mph @ 14:06:41 (60s) 30.5mph @ 14:06:41 (300s)	12.6mph at 14:05:43 15.0mph @ 14:05:44 (1s) 19.5mph @ 14:05:44 (3s) 28.7mph @ 14:05:53 (60s) 29.3mph @ 14:05:56 (300s)	9104 / 33.3mph	49.0mph at 14:06:32 57.0mph @ 14:06:32 (NoQC) 51.0mph @ 14:06:30 (0.1s) 47.0mph @ 14:06:31 (1s) 43.4mph @ 14:06:33 (3s) 31.7mph @ 14:06:41 (60s) 29.3mph @ 14:06:41 (300s)	14.9mph at 14:05:43 17.1mph @ 14:05:43 (1s) 20.5mph @ 14:05:44 (3s) 27.4mph @ 14:05:53 (60s) 28.1mph @ 14:06:07 (300s)	1351 / 31.7mph	47.3mph at 14:06:32 47.1mph @ 14:06:32 (0.1s) 44.6mph @ 14:06:33 (1s) 43.0mph @ 14:06:33 (3s) 33.7mph @ 14:06:41 (60s) 31.1mph @ 14:06:41 (300s)	21.0mph at 14:05:43 21.7mph @ 14:05:44 (1s) 23.9mph @ 14:05:45 (3s) 29.8mph @ 14:05:56 (60s) 29.9mph @ 14:06:07 (300s)	2152 / 33.7mph

2022-01-29 09:05:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:04:42 AM EST to 2022-01-29 09:05:42 AM EST (60s)</b>	990.18mb	12.12V	24.2°F 97%	32.3°F	N (4°)	<b>46.3mph</b> at 14:05:07 <b>45.8mph</b> @ 14:05:07 (0.1s) <b>42.9mph</b> @ 14:05:12 (1s) <b>39.9mph</b> @ 14:05:12 (3s) <b>30.3mph</b> @ 14:05:13 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:04:44 (300s)	<b>17.9mph</b> at 14:05:06 <b>19.5mph</b> @ 14:05:28 (1s) <b>21.2mph</b> @ 14:05:30 (3s) <b>28.2mph</b> @ 14:05:01 (60s) <b>29.5mph</b> @ 14:05:41 (300s)	8009 / 29.4mph	<b>48.7mph</b> at 14:05:07 <b>53.6mph</b> @ 14:05:07 (NoQC) <b>47.9mph</b> @ 14:05:07 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 14:05:07 (1s) <b>38.8mph</b> @ 14:05:09 (3s) <b>28.6mph</b> @ 14:05:37 (60s) <b>29.4mph</b> @ 14:04:44 (300s)	14.3mph at 14:04:59 <b>16.5mph</b> @ 14:05:00 (1s) <b>18.1mph</b> @ 14:05:30 (3s) <b>26.1mph</b> @ 14:05:02 (60s) <b>28.4mph</b> @ 14:05:42 (300s)	1201 / 28.3mph	<b>41.8mph</b> at 14:05:07 <b>41.4mph</b> @ 14:05:07 (0.1s) <b>40.2mph</b> @ 14:05:08 (1s) <b>38.4mph</b> @ 14:05:10 (3s) <b>30.6mph</b> @ 14:05:37 (60s) <b>31.0mph</b> @ 14:05:09 (300s)	<b>20.5mph</b> at 14:05:01 <b>20.9mph</b> @ 14:05:01 (1s) <b>21.6mph</b> @ 14:05:02 (3s) <b>28.2mph</b> @ 14:05:02 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:05:41 (300s)	1929 / 30.3mph
2022-01-29 09:04:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:03:42 AM EST to 2022-01-29 09:04:42 AM EST (60s)</b>	989.98mb	12.13V	24.3°F 97%	32.3°F	N (7°)	<b>48.5mph</b> at 14:03:42 <b>48.3mph</b> @ 14:03:42 (0.1s) <b>44.1mph</b> @ 14:03:43 (1s) <b>41.0mph</b> @ 14:03:42 (3s) <b>33.3mph</b> @ 14:04:02 (60s) <b>30.9mph</b> @ 14:04:21 (300s)	<b>17.7mph</b> at 14:04:10 <b>19.3mph</b> @ 14:04:11 (1s) <b>20.7mph</b> @ 14:04:12 (3s) <b>29.3mph</b> @ 14:04:34 (60s) <b>30.4mph</b> @ 14:04:37 (300s)	8064 / 29.6mph	<b>46.5mph</b> at 14:03:55 <b>50.3mph</b> @ 14:03:54 (NoQC) <b>45.5mph</b> @ 14:03:54 (0.1s) <b>43.5mph</b> @ 14:03:55 (1s) <b>39.2mph</b> @ 14:03:45 (3s) <b>32.4mph</b> @ 14:03:46 (60s) <b>29.8mph</b> @ 14:04:22 (300s)	13.6mph at 14:04:35 <b>15.9mph</b> @ 14:04:35 (1s) <b>18.8mph</b> @ 14:04:12 (3s) <b>27.4mph</b> @ 14:04:35 (60s) <b>29.3mph</b> @ 14:04:37 (300s)	1175 / 27.7mph	<b>43.1mph</b> at 14:03:42 <b>42.9mph</b> @ 14:03:42 (0.1s) <b>41.6mph</b> @ 14:03:43 (1s) <b>40.3mph</b> @ 14:03:43 (3s) <b>34.0mph</b> @ 14:03:47 (60s) <b>31.3mph</b> @ 14:04:22 (300s)	<b>20.0mph</b> at 14:04:11 <b>20.9mph</b> @ 14:04:11 (1s) <b>21.7mph</b> @ 14:04:29 (3s) <b>29.3mph</b> @ 14:04:34 (60s) <b>30.8mph</b> @ 14:04:37 (300s)	1884 / 29.6mph
2022-01-29 09:03:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:02:42 AM EST to 2022-01-29 09:03:42 AM EST (60s)</b>	989.52mb	12.14V	24.3°F 97%	32.4°F	N (7°)	<b>56.1mph</b> at 14:03:21 <b>55.5mph</b> @ 14:03:21 (0.1s) <b>50.7mph</b> @ 14:03:21 (1s) <b>46.1mph</b> @ 14:03:23 (3s) <b>33.5mph</b> @ 14:03:33 (60s) <b>30.5mph</b> @ 14:03:41 (300s)	<b>16.0mph</b> at 14:02:59 <b>18.0mph</b> @ 14:03:35 (1s) <b>19.4mph</b> @ 14:03:37 (3s) <b>27.7mph</b> @ 14:02:42 (60s) <b>29.7mph</b> @ 14:03:01 (300s)	8928 / 32.7mph	<b>64.4mph</b> at 14:03:20 <b>67.7mph</b> @ 14:03:20 (NoQC) <b>61.5mph</b> @ 14:03:20 (0.1s) <b>54.3mph</b> @ 14:03:21 (1s) <b>46.7mph</b> @ 14:02:23 (3s) <b>32.6mph</b> @ 14:03:34 (60s) <b>29.5mph</b> @ 14:03:41 (300s)	14.3mph at 14:03:36 <b>16.1mph</b> @ 14:03:36 (1s) <b>17.7mph</b> @ 14:03:37 (3s) <b>27.1mph</b> @ 14:02:50 (60s) <b>28.8mph</b> @ 14:02:42 (300s)	1341 / 31.5mph	<b>52.7mph</b> at 14:03:21 <b>52.6mph</b> @ 14:03:21 (0.1s) <b>50.4mph</b> @ 14:03:21 (1s) <b>47.2mph</b> @ 14:03:23 (3s) <b>34.0mph</b> @ 14:03:34 (60s) <b>31.0mph</b> @ 14:03:41 (300s)	<b>19.9mph</b> at 14:03:36 <b>20.5mph</b> @ 14:03:36 (1s) <b>21.7mph</b> @ 14:03:38 (3s) <b>28.4mph</b> @ 14:02:42 (60s) <b>30.1mph</b> @ 14:02:42 (300s)	2137 / 33.5mph
2022-01-29 09:02:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:01:42 AM EST to 2022-01-29 09:02:42 AM EST (60s)</b>	990.04mb	12.14V	24.3°F 97%	32.4°F	N (7°)	<b>47.9mph</b> at 14:02:40 <b>47.8mph</b> @ 14:02:40 (0.1s) <b>43.7mph</b> @ 14:02:41 (1s) <b>38.6mph</b> @ 14:02:41 (3s) <b>28.3mph</b> @ 14:01:42 (60s) <b>30.4mph</b> @ 14:01:52 (300s)	<b>12.2mph</b> at 14:02:15 <b>13.0mph</b> @ 14:02:16 (1s) <b>15.5mph</b> @ 14:02:17 (3s) <b>24.5mph</b> @ 14:02:21 (60s) <b>29.4mph</b> @ 14:02:23 (300s)	7546 / 27.7mph	<b>48.3mph</b> at 14:02:40 <b>53.6mph</b> @ 14:02:40 (NoQC) <b>48.3mph</b> @ 14:02:40 (0.1s) <b>43.7mph</b> @ 14:02:41 (1s) <b>40.1mph</b> @ 14:02:41 (3s) <b>27.6mph</b> @ 14:01:50 (60s) <b>29.3mph</b> @ 14:01:53 (300s)	11.6mph at 14:02:00 <b>13.6mph</b> @ 14:01:42 (1s) <b>17.1mph</b> @ 14:01:42 (3s) <b>24.4mph</b> @ 14:02:13 (60s) <b>28.5mph</b> @ 14:02:23 (300s)	1159 / 27.3mph	<b>42.5mph</b> at 14:02:41 <b>42.2mph</b> @ 14:02:41 (0.1s) <b>41.6mph</b> @ 14:02:41 (1s) <b>38.8mph</b> @ 14:02:42 (3s) <b>29.1mph</b> @ 14:01:42 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:01:42 (300s)	<b>18.2mph</b> at 14:02:16 <b>18.6mph</b> @ 14:02:16 (1s) <b>20.0mph</b> @ 14:02:17 (3s) <b>25.9mph</b> @ 14:02:17 (60s) <b>29.9mph</b> @ 14:02:23 (300s)	1804 / 28.4mph
2022-01-29 09:01:50 AM EST  <b>2022-01-29 09:00:42 AM EST to 2022-01-29 09:01:42 AM EST (60s)</b>	989.98mb	12.14V	24.3°F 96%	32.4°F	N (7°)	<b>50.5mph</b> at 14:01:03 <b>50.2mph</b> @ 14:01:03 (0.1s) <b>46.0mph</b> @ 14:01:04 (1s) <b>42.8mph</b> @ 14:01:05 (3s) <b>36.0mph</b> @ 14:01:09 (60s) <b>31.6mph</b> @ 14:01:06 (300s)	<b>13.4mph</b> at 14:01:36 <b>13.9mph</b> @ 14:01:36 (1s) <b>15.7mph</b> @ 14:01:37 (3s) <b>28.3mph</b> @ 14:01:41 (60s) <b>30.3mph</b> @ 14:01:42 (300s)	7711 / 28.3mph	<b>50.8mph</b> at 14:01:04 <b>52.6mph</b> @ 14:01:04 (NoQC) <b>47.4mph</b> @ 14:01:04 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 14:01:04 (1s) <b>41.4mph</b> @ 14:01:06 (3s) <b>34.9mph</b> @ 14:01:09 (60s) <b>30.4mph</b> @ 14:01:04 (300s)	11.8mph at 14:01:36 <b>13.4mph</b> @ 14:01:36 (1s) <b>15.9mph</b> @ 14:01:37 (3s) <b>27.7mph</b> @ 14:01:41 (60s) <b>29.3mph</b> @ 14:01:41 (300s)	1175 / 27.7mph	<b>44.8mph</b> at 14:01:04 <b>44.5mph</b> @ 14:01:04 (0.1s) <b>42.9mph</b> @ 14:01:04 (1s) <b>41.3mph</b> @ 14:01:06 (3s) <b>36.0mph</b> @ 14:01:09 (60s) <b>31.8mph</b> @ 14:00:55 (300s)	<b>17.8mph</b> at 14:01:37 <b>18.2mph</b> @ 14:01:37 (1s) <b>19.3mph</b> @ 14:01:38 (3s) <b>29.2mph</b> @ 14:01:41 (60s) <b>30.7mph</b> @ 14:01:41 (300s)	1857 / 29.2mph

2022-01-29 09:00:50 AM EST	989.85mb	12.14V	24.4°F 97%	32.5°F	N (7°)	53.4mph at 14:00:15	14.9mph at 13:59:56	9288 / 34.0mph	54.1mph at 14:00:15	11.5mph at 13:59:43	1391 / 32.7mph	47.3mph at 14:00:18	20.3mph at 13:59:43	2162 / 33.9mph
2022-01-29 08:59:42 AM EST to 2022-01-29 09:00:42 AM EST (60s)						53.0mph @ 14:00:15 (0.1s) 48.1mph @ 14:00:19 (1s) 46.9mph @ 14:00:19 (3s) 34.0mph @ 14:00:41 (60s) 31.6mph @ 14:00:41 (300s)	18.0mph @ 13:59:57 (1s) 21.0mph @ 13:59:44 (3s) 28.9mph @ 14:00:03 (60s) 30.3mph @ 14:00:03 (300s)		57.5mph @ 14:00:15 (NoQC) 52.4mph @ 14:00:15 (0.1s) 48.1mph @ 14:00:17 (1s) 46.7mph @ 14:00:19 (3s) 32.6mph @ 14:00:41 (60s) 30.2mph @ 14:00:41 (300s)			17.0mph @ 13:59:44 (1s) 27.4mph @ 13:59:57 (60s) 28.9mph @ 14:00:03 (300s)	46.9mph @ 14:00:18 (0.1s) 46.2mph @ 14:00:19 (1s) 45.3mph @ 14:00:19 (3s) 33.8mph @ 14:00:42 (60s) 31.7mph @ 14:00:42 (300s)	
2022-01-29 08:59:50 AM EST	989.88mb	12.12V	24.4°F 97%	32.5°F	N (10°)	56.1mph at 13:59:23	15.9mph at 13:59:14	8191 / 30.0mph	48.7mph at 13:59:23	13.5mph at 13:59:19	1217 / 28.6mph	48.8mph at 13:59:23	18.6mph at 13:59:16	1925 / 30.2mph
2022-01-29 08:58:42 AM EST to 2022-01-29 08:59:42 AM EST (60s)						55.5mph @ 13:59:23 (0.1s) 51.7mph @ 13:59:24 (1s) 47.3mph @ 13:59:25 (3s) 30.1mph @ 13:59:41 (60s) 31.5mph @ 13:58:51 (300s)	16.8mph @ 13:59:15 (1s) 18.2mph @ 13:59:17 (3s) 27.7mph @ 13:59:20 (60s) 30.4mph @ 13:59:41 (300s)		49.6mph @ 13:59:25 (0.1s) 46.9mph @ 13:59:24 (1s) 43.2mph @ 13:59:25 (3s) 29.5mph @ 13:58:54 (60s) 30.1mph @ 13:58:51 (300s)			17.1mph @ 13:59:16 (1s) 26.5mph @ 13:59:20 (60s) 29.1mph @ 13:59:42 (300s)	47.6mph @ 13:59:24 (1s) 45.4mph @ 13:59:26 (3s) 30.4mph @ 13:58:54 (60s) 31.5mph @ 13:58:52 (300s)	
2022-01-29 08:58:50 AM EST	990.19mb	12.13V	24.4°F 96%	32.5°F	N (9°)	47.2mph at 13:57:59	14.2mph at 13:58:05	7771 / 28.5mph	46.2mph at 13:57:56	13.5mph at 13:58:22	1180 / 27.8mph	43.7mph at 13:57:56	19.8mph at 13:57:45	1839 / 28.9mph
2022-01-29 08:57:42 AM EST to 2022-01-29 08:58:42 AM EST (60s)						47.0mph @ 13:57:59 (0.1s) 42.9mph @ 13:57:59 (1s) 40.5mph @ 13:57:59 (3s) 31.5mph @ 13:57:59 (60s) 31.2mph @ 13:58:38 (300s)	15.9mph @ 13:58:05 (1s) 19.1mph @ 13:58:04 (3s) 28.2mph @ 13:58:23 (60s) 30.8mph @ 13:58:22 (300s)		49.8mph @ 13:57:56 (NoQC) 44.6mph @ 13:57:56 (0.1s) 44.5mph @ 13:57:56 (1s) 40.9mph @ 13:57:58 (3s) 30.3mph @ 13:57:59 (60s) 29.8mph @ 13:58:37 (300s)			18.2mph @ 13:57:45 (1s) 27.4mph @ 13:58:38 (60s) 29.3mph @ 13:57:46 (300s)	43.5mph @ 13:57:56 (0.1s) 42.9mph @ 13:57:56 (1s) 40.6mph @ 13:57:58 (3s) 31.7mph @ 13:57:59 (60s) 31.3mph @ 13:58:38 (300s)	
2022-01-29 08:57:50 AM EST	990.21mb	12.14V	24.5°F 96%	32.5°F	N (9°)	47.9mph at 13:57:03	15.2mph at 13:57:31	8417 / 30.9mph	45.5mph at 13:57:09	13.3mph at 13:57:31	1270 / 29.9mph	42.8mph at 13:57:11	20.7mph at 13:57:31	2013 / 31.6mph
2022-01-29 08:56:42 AM EST to 2022-01-29 08:57:42 AM EST (60s)						47.5mph @ 13:57:09 (0.1s) 43.9mph @ 13:57:03 (1s) 42.8mph @ 13:56:42 (3s) 34.4mph @ 13:56:44 (60s) 31.0mph @ 13:57:38 (300s)	17.2mph @ 13:57:31 (1s) 22.0mph @ 13:57:27 (3s) 30.8mph @ 13:57:41 (60s) 29.7mph @ 13:56:42 (300s)		50.3mph @ 13:57:09 (NoQC) 45.0mph @ 13:57:09 (0.1s) 40.2mph @ 13:57:06 (1s) 40.4mph @ 13:56:42 (3s) 32.2mph @ 13:56:44 (60s) 29.5mph @ 13:57:38 (300s)			20.4mph @ 13:57:41 (1s) 29.8mph @ 13:57:42 (60s) 28.2mph @ 13:56:42 (300s)	42.4mph @ 13:57:11 (0.1s) 41.8mph @ 13:57:07 (1s) 39.5mph @ 13:57:12 (3s) 34.3mph @ 13:56:45 (60s) 31.1mph @ 13:57:38 (300s)	
2022-01-29 08:56:50 AM EST	989.58mb	12.15V	24.6°F 97%	32.6°F	N (4°)	54.4mph at 13:56:10	20.7mph at 13:56:25	9396 / 34.4mph	54.4mph at 13:56:10	15.0mph at 13:56:25	1366 / 32.1mph	45.1mph at 13:56:10	24.3mph at 13:56:26	2176 / 34.1mph
2022-01-29 08:55:42 AM EST to 2022-01-29 08:56:42 AM EST (60s)						54.1mph @ 13:56:10 (0.1s) 48.6mph @ 13:56:11 (1s) 44.3mph @ 13:56:30 (3s) 34.4mph @ 13:56:41 (60s) 29.7mph @ 13:56:41 (300s)	22.7mph @ 13:56:21 (1s) 24.9mph @ 13:56:22 (3s) 28.2mph @ 13:55:47 (60s) 28.7mph @ 13:56:00 (300s)		56.4mph @ 13:56:10 (NoQC) 51.6mph @ 13:56:10 (0.1s) 46.7mph @ 13:56:29 (1s) 42.7mph @ 13:56:30 (3s) 32.0mph @ 13:56:41 (60s) 28.2mph @ 13:56:41 (300s)			17.8mph @ 13:56:26 (1s) 24.7mph @ 13:56:26 (3s) 27.0mph @ 13:55:48 (60s) 27.4mph @ 13:56:01 (300s)	44.8mph @ 13:56:10 (0.1s) 43.9mph @ 13:56:11 (1s) 42.7mph @ 13:56:31 (3s) 34.1mph @ 13:56:41 (60s) 29.7mph @ 13:56:41 (300s)	

2022-01-29 08:55:50 AM EST	990.22mb	12.14V	24.6°F 97%	32.6°F	N (7°)	42.8mph at 13:55:12	16.2mph at 13:55:34	7725 / 28.4mph	45.3mph at 13:54:45	15.5mph at 13:55:06	1168 / 27.5mph	38.2mph at 13:54:53	21.1mph at 13:55:39	1819 / 28.6mph
2022-01-29 08:54:42 AM EST to 2022-01-29 08:55:42 AM EST (60s)						42.5mph @ 13:55:12 (0.1s)	18.5mph @ 13:55:34 (1s)	42.5mph @ 13:54:45 (0.1s)	17.6mph @ 13:55:07 (1s)	37.7mph @ 13:54:53 (0.1s)		21.9mph @ 13:55:30 (1s)		
40.2mph @ 13:54:46 (1s)						20.6mph @ 13:55:36 (1s)	39.0mph @ 13:54:46 (1s)	19.8mph @ 13:55:30 (3s)	35.7mph @ 13:54:53 (1s)	22.7mph @ 13:55:36 (1s)		28.5mph @ 13:55:41 (60s)		
36.3mph @ 13:54:48 (3s)						28.3mph @ 13:55:41 (60s)	36.0mph @ 13:54:47 (3s)	27.4mph @ 13:55:41 (60s)	34.3mph @ 13:54:48 (3s)	28.5mph @ 13:55:41 (60s)		29.0mph @ 13:55:41 (300s)		
34.7mph @ 13:54:49 (60s)						28.9mph @ 13:55:40 (300s)	32.8mph @ 13:55:03 (60s)	27.6mph @ 13:55:41 (300s)	34.3mph @ 13:54:51 (60s)	29.0mph @ 13:55:41 (300s)		29.6mph @ 13:54:42 (300s)		
29.5mph @ 13:54:42 (300s)														
2022-01-29 08:54:50 AM EST	990.12mb	12.14V	24.6°F 97%	32.6°F	N (7°)	51.7mph at 13:54:06	16.3mph at 13:53:44	9155 / 33.5mph	51.9mph at 13:54:04	16.6mph at 13:54:02	1354 / 31.8mph	45.4mph at 13:54:11	21.8mph at 13:53:43	2134 / 33.4mph
2022-01-29 08:53:42 AM EST to 2022-01-29 08:54:42 AM EST (60s)						50.7mph @ 13:54:06 (0.1s)	17.7mph @ 13:53:44 (1s)	46.2mph @ 13:54:05 (1s)	22.1mph @ 13:53:59 (1s)	45.3mph @ 13:54:11 (0.1s)		22.6mph @ 13:53:43 (1s)		
48.1mph @ 13:54:11 (1s)						18.7mph @ 13:53:45 (1s)	41.0mph @ 13:54:06 (3s)	25.2mph @ 13:54:03 (60s)	44.3mph @ 13:54:11 (1s)	23.7mph @ 13:53:45 (3s)		26.9mph @ 13:54:00 (60s)		
42.8mph @ 13:54:07 (3s)						26.5mph @ 13:53:59 (60s)	31.8mph @ 13:54:41 (60s)	26.8mph @ 13:53:48 (300s)	41.3mph @ 13:54:07 (3s)	26.9mph @ 13:54:00 (60s)		28.5mph @ 13:53:46 (300s)		
33.5mph @ 13:54:42 (60s)						28.2mph @ 13:53:48 (300s)	28.0mph @ 13:54:41 (300s)		33.4mph @ 13:54:41 (60s)	28.5mph @ 13:53:46 (300s)		29.6mph @ 13:54:41 (300s)		
29.5mph @ 13:54:39 (300s)														
2022-01-29 08:53:50 AM EST	990.35mb	12.15V	24.6°F 97%	32.6°F	NNE (12°)	50.0mph at 13:52:54	13.3mph at 13:53:26	7543 / 27.7mph	51.2mph at 13:52:54	11.7mph at 13:52:49	1111 / 26.2mph	42.6mph at 13:52:54	15.6mph at 13:53:27	1753 / 27.6mph
2022-01-29 08:52:42 AM EST to 2022-01-29 08:53:42 AM EST (60s)						49.6mph @ 13:52:54 (0.1s)	14.6mph @ 13:53:26 (1s)	51.2mph @ 13:52:54 (0.1s)	15.2mph @ 13:53:28 (1s)	42.3mph @ 13:52:54 (0.1s)		15.9mph @ 13:53:27 (1s)		
45.4mph @ 13:52:54 (1s)						15.7mph @ 13:53:27 (1s)	45.5mph @ 13:52:54 (1s)	15.2mph @ 13:53:28 (1s)	40.9mph @ 13:52:55 (1s)	17.2mph @ 13:53:28 (1s)		17.2mph @ 13:52:57 (3s)		
40.0mph @ 13:52:56 (3s)						24.5mph @ 13:52:42 (60s)	38.1mph @ 13:52:56 (3s)	23.7mph @ 13:52:42 (60s)	38.1mph @ 13:52:57 (3s)	24.9mph @ 13:52:42 (60s)		24.9mph @ 13:52:57 (3s)		
28.7mph @ 13:53:24 (60s)						28.3mph @ 13:53:32 (300s)	27.4mph @ 13:53:24 (60s)	26.8mph @ 13:53:41 (300s)	28.7mph @ 13:53:25 (60s)	28.5mph @ 13:53:35 (300s)		29.3mph @ 13:53:00 (300s)		
29.0mph @ 13:52:59 (300s)														
2022-01-29 08:52:50 AM EST	990.49mb	12.15V	24.6°F 97%	32.6°F	N (10°)	42.0mph at 13:51:59	12.4mph at 13:51:45	6666 / 24.5mph	38.6mph at 13:51:57	12.5mph at 13:51:45	1003 / 23.7mph	36.6mph at 13:51:59	16.6mph at 13:52:24	1581 / 24.9mph
2022-01-29 08:51:42 AM EST to 2022-01-29 08:52:42 AM EST (60s)						41.8mph @ 13:51:59 (0.1s)	14.0mph @ 13:51:46 (1s)	51.2mph @ 13:52:54 (0.1s)	17.1mph @ 13:52:24 (1s)	40.9mph @ 13:52:00 (1s)		18.1mph @ 13:52:25 (1s)		
39.2mph @ 13:52:00 (1s)						15.8mph @ 13:52:24 (3s)	37.1mph @ 13:52:00 (1s)	17.1mph @ 13:52:24 (1s)	34.1mph @ 13:52:00 (1s)	18.1mph @ 13:52:25 (1s)		18.1mph @ 13:52:25 (1s)		
36.3mph @ 13:52:00 (3s)						24.2mph @ 13:52:38 (60s)	35.6mph @ 13:52:00 (3s)	23.3mph @ 13:52:38 (60s)	30.9mph @ 13:51:42 (60s)	24.6mph @ 13:52:37 (60s)		24.6mph @ 13:52:37 (60s)		
30.6mph @ 13:51:42 (60s)						28.9mph @ 13:52:41 (300s)	29.0mph @ 13:51:42 (60s)	27.5mph @ 13:52:35 (300s)	30.9mph @ 13:51:42 (60s)	29.3mph @ 13:52:41 (300s)		29.3mph @ 13:52:41 (300s)		
30.9mph @ 13:51:42 (300s)														
2022-01-29 08:51:50 AM EST	990.32mb	12.15V	24.6°F 97%	32.7°F	N (9°)	56.9mph at 13:50:50	16.8mph at 13:50:42	8351 / 30.6mph	53.3mph at 13:50:51	14.1mph at 13:50:48	1236 / 29.1mph	50.1mph at 13:50:51	22.2mph at 13:51:41	1969 / 30.9mph
2022-01-29 08:50:42 AM EST to 2022-01-29 08:51:42 AM EST (60s)						56.5mph @ 13:50:50 (0.1s)	19.0mph @ 13:50:43 (1s)	53.3mph @ 13:50:50 (0.1s)	17.6mph @ 13:51:42 (1s)	49.7mph @ 13:50:51 (0.1s)		23.3mph @ 13:51:23 (1s)		
53.1mph @ 13:50:51 (1s)						22.5mph @ 13:51:23 (3s)	50.3mph @ 13:50:51 (1s)	20.3mph @ 13:51:22 (1s)	48.9mph @ 13:50:51 (1s)	23.6mph @ 13:51:23 (1s)		23.6mph @ 13:51:23 (1s)		
47.9mph @ 13:50:52 (3s)						29.7mph @ 13:50:47 (60s)	44.6mph @ 13:50:52 (3s)	28.2mph @ 13:50:50 (60s)	46.4mph @ 13:50:53 (3s)	30.1mph @ 13:50:47 (60s)		30.1mph @ 13:50:47 (60s)		
32.0mph @ 13:51:06 (60s)						30.9mph @ 13:51:41 (300s)	30.4mph @ 13:51:06 (60s)	29.2mph @ 13:51:42 (300s)	32.3mph @ 13:51:06 (60s)	31.0mph @ 13:51:41 (300s)		31.0mph @ 13:51:41 (300s)		
31.7mph @ 13:50:42 (300s)														

2022-01-29 08:50:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:49:42 AM EST to 2022-01-29 08:50:42 AM EST (60s)</b>	990.27mb	12.15V	24.7°F 97%	32.7°F	N (10°)	<b>53.3mph</b> at 13:49:42 <b>52.6mph</b> @ 13:49:42 (0.1s) <b>48.8mph</b> @ 13:49:44 (1s) <b>45.4mph</b> @ 13:49:44 (3s) <b>32.1mph</b> @ 13:50:23 (60s) <b>32.0mph</b> @ 13:50:33 (300s)	<b>15.8mph</b> at 13:49:54 <b>17.5mph</b> @ 13:49:55 (1s) <b>21.7mph</b> @ 13:49:56 (1s) <b>27.8mph</b> @ 13:49:42 (60s) <b>31.6mph</b> @ 13:50:19 (300s)	8464 / 31.0mph	<b>51.2mph</b> at 13:50:06 <b>55.9mph</b> @ 13:49:43 (NoQC) <b>50.8mph</b> @ 13:49:43 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 13:49:44 (1s) <b>41.9mph</b> @ 13:49:44 (3s) <b>30.5mph</b> @ 13:50:23 (60s) <b>30.5mph</b> @ 13:49:59 (300s)	12.9mph at 13:49:54 <b>15.5mph</b> @ 13:49:55 (1s) <b>18.2mph</b> @ 13:50:37 (3s) <b>26.1mph</b> @ 13:49:42 (60s) <b>30.0mph</b> @ 13:50:20 (300s)	1245 / 29.3mph	<b>47.5mph</b> at 13:49:44 <b>47.1mph</b> @ 13:49:44 (0.1s) <b>45.7mph</b> @ 13:49:44 (1s) <b>43.5mph</b> @ 13:49:45 (3s) <b>32.6mph</b> @ 13:50:23 (60s) <b>32.1mph</b> @ 13:50:00 (300s)	<b>21.2mph</b> at 13:49:55 <b>22.0mph</b> @ 13:49:55 (1s) <b>22.8mph</b> @ 13:50:37 (3s) <b>28.1mph</b> @ 13:49:42 (60s) <b>31.7mph</b> @ 13:50:41 (300s)	1996 / 31.3mph
2022-01-29 08:49:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:48:42 AM EST to 2022-01-29 08:49:42 AM EST (60s)</b>	990.16mb	12.14V	24.7°F 97%	32.7°F	N (9°)	<b>48.8mph</b> at 13:49:27 <b>48.5mph</b> @ 13:49:27 (0.1s) <b>45.6mph</b> @ 13:49:28 (1s) <b>43.9mph</b> @ 13:49:28 (3s) <b>30.8mph</b> @ 13:48:42 (60s) <b>32.4mph</b> @ 13:48:42 (300s)	<b>12.6mph</b> at 13:48:54 <b>13.9mph</b> @ 13:48:55 (1s) <b>16.7mph</b> @ 13:48:56 (1s) <b>26.2mph</b> @ 13:49:15 (60s) <b>31.8mph</b> @ 13:49:40 (300s)	7572 / 27.8mph	<b>49.0mph</b> at 13:49:28 <b>53.1mph</b> @ 13:49:27 (NoQC) <b>48.2mph</b> @ 13:49:27 (0.1s) <b>45.2mph</b> @ 13:49:28 (1s) <b>42.6mph</b> @ 13:49:29 (3s) <b>29.9mph</b> @ 13:48:42 (60s) <b>30.7mph</b> @ 13:48:42 (300s)	11.2mph at 13:48:55 <b>13.2mph</b> @ 13:48:56 (1s) <b>14.9mph</b> @ 13:48:57 (1s) <b>24.9mph</b> @ 13:49:23 (60s) <b>30.1mph</b> @ 13:49:40 (300s)	1113 / 26.2mph	<b>46.3mph</b> at 13:49:27 <b>45.8mph</b> @ 13:49:27 (0.1s) <b>44.5mph</b> @ 13:49:28 (1s) <b>42.7mph</b> @ 13:49:28 (3s) <b>31.2mph</b> @ 13:48:42 (60s) <b>32.3mph</b> @ 13:48:42 (300s)	<b>18.0mph</b> at 13:48:57 <b>18.3mph</b> @ 13:48:57 (1s) <b>18.6mph</b> @ 13:48:58 (3s) <b>26.4mph</b> @ 13:49:23 (60s) <b>31.8mph</b> @ 13:49:41 (300s)	1790 / 28.1mph
2022-01-29 08:48:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:47:42 AM EST to 2022-01-29 08:48:42 AM EST (60s)</b>	990.35mb	12.15V	24.7°F 97%	32.8°F	N (6°)	<b>54.2mph</b> at 13:47:45 <b>54.0mph</b> @ 13:47:45 (0.1s) <b>51.5mph</b> @ 13:47:45 (1s) <b>47.2mph</b> @ 13:47:46 (3s) <b>34.6mph</b> @ 13:47:47 (60s) <b>33.0mph</b> @ 13:48:15 (300s)	<b>15.1mph</b> at 13:48:35 <b>16.7mph</b> @ 13:48:36 (1s) <b>18.4mph</b> @ 13:48:37 (1s) <b>30.8mph</b> @ 13:48:41 (60s) <b>32.4mph</b> @ 13:48:40 (300s)	8397 / 30.8mph	<b>50.5mph</b> at 13:47:45 <b>54.0mph</b> @ 13:47:45 (NoQC) <b>48.8mph</b> @ 13:47:45 (0.1s) <b>47.5mph</b> @ 13:47:45 (1s) <b>44.3mph</b> @ 13:47:46 (3s) <b>32.3mph</b> @ 13:47:47 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:48:15 (300s)	14.0mph at 13:48:04 <b>16.2mph</b> @ 13:48:04 (1s) <b>17.5mph</b> @ 13:48:37 (1s) <b>29.6mph</b> @ 13:48:07 (60s) <b>30.7mph</b> @ 13:48:41 (300s)	1273 / 29.9mph	<b>47.8mph</b> at 13:47:45 <b>47.6mph</b> @ 13:47:45 (0.1s) <b>47.0mph</b> @ 13:47:46 (1s) <b>44.3mph</b> @ 13:47:47 (3s) <b>34.1mph</b> @ 13:47:48 (60s) <b>32.8mph</b> @ 13:48:15 (300s)	<b>19.9mph</b> at 13:47:57 <b>20.3mph</b> @ 13:47:58 (1s) <b>21.3mph</b> @ 13:47:58 (3s) <b>31.2mph</b> @ 13:48:42 (60s) <b>32.3mph</b> @ 13:48:42 (300s)	1992 / 31.2mph
2022-01-29 08:47:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:46:42 AM EST to 2022-01-29 08:47:42 AM EST (60s)</b>	989.90mb	12.14V	24.8°F 97%	32.8°F	N (8°)	<b>52.2mph</b> at 13:46:57 <b>51.9mph</b> @ 13:46:57 (0.1s) <b>48.3mph</b> @ 13:46:57 (1s) <b>44.3mph</b> @ 13:46:59 (3s) <b>35.0mph</b> @ 13:47:07 (60s) <b>32.7mph</b> @ 13:47:41 (300s)	<b>16.3mph</b> at 13:47:36 <b>18.2mph</b> @ 13:47:37 (1s) <b>21.9mph</b> @ 13:47:16 (3s) <b>33.5mph</b> @ 13:47:38 (60s) <b>31.9mph</b> @ 13:46:55 (300s)	9347 / 34.2mph	<b>49.7mph</b> at 13:46:57 <b>54.8mph</b> @ 13:46:57 (NoQC) <b>49.6mph</b> @ 13:46:57 (0.1s) <b>47.0mph</b> @ 13:46:57 (1s) <b>40.8mph</b> @ 13:46:59 (3s) <b>33.2mph</b> @ 13:46:43 (60s) <b>31.0mph</b> @ 13:47:42 (300s)	11.6mph at 13:47:37 <b>14.5mph</b> @ 13:47:37 (1s) <b>20.0mph</b> @ 13:47:38 (1s) <b>31.4mph</b> @ 13:47:38 (60s) <b>30.4mph</b> @ 13:46:56 (300s)	1353 / 31.8mph	<b>44.6mph</b> at 13:46:57 <b>44.2mph</b> @ 13:46:57 (0.1s) <b>42.6mph</b> @ 13:46:57 (1s) <b>40.1mph</b> @ 13:46:59 (3s) <b>34.6mph</b> @ 13:47:07 (60s) <b>32.5mph</b> @ 13:47:41 (300s)	<b>21.9mph</b> at 13:47:38 <b>22.9mph</b> @ 13:47:38 (1s) <b>25.2mph</b> @ 13:47:33 (3s) <b>33.3mph</b> @ 13:47:38 (60s) <b>32.0mph</b> @ 13:46:56 (300s)	2151 / 33.7mph
2022-01-29 08:46:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:45:42 AM EST to 2022-01-29 08:46:42 AM EST (60s)</b>	990.40mb	12.14V	24.8°F 97%	32.8°F	N (8°)	<b>54.2mph</b> at 13:45:51 <b>53.6mph</b> @ 13:45:51 (0.1s) <b>50.8mph</b> @ 13:45:52 (1s) <b>45.3mph</b> @ 13:45:54 (3s) <b>36.0mph</b> @ 13:46:33 (60s) <b>32.1mph</b> @ 13:46:10 (300s)	<b>16.4mph</b> at 13:46:24 <b>18.4mph</b> @ 13:46:24 (1s) <b>23.8mph</b> @ 13:46:26 (3s) <b>31.6mph</b> @ 13:45:42 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:45:42 (300s)	9434 / 34.5mph	<b>52.5mph</b> at 13:45:51 <b>57.4mph</b> @ 13:45:51 (NoQC) <b>52.4mph</b> @ 13:45:51 (0.1s) <b>48.9mph</b> @ 13:45:52 (1s) <b>43.3mph</b> @ 13:45:54 (3s) <b>34.2mph</b> @ 13:46:33 (60s) <b>30.6mph</b> @ 13:46:10 (300s)	16.7mph at 13:46:24 <b>19.6mph</b> @ 13:46:24 (1s) <b>23.4mph</b> @ 13:46:26 (3s) <b>29.8mph</b> @ 13:45:42 (60s) <b>29.8mph</b> @ 13:45:43 (300s)	1410 / 33.1mph	<b>48.8mph</b> at 13:45:51 <b>48.3mph</b> @ 13:45:51 (0.1s) <b>47.4mph</b> @ 13:45:52 (1s) <b>44.1mph</b> @ 13:45:53 (3s) <b>35.7mph</b> @ 13:46:33 (60s) <b>32.2mph</b> @ 13:46:10 (300s)	<b>24.0mph</b> at 13:46:25 <b>24.6mph</b> @ 13:46:25 (1s) <b>25.8mph</b> @ 13:46:26 (3s) <b>31.5mph</b> @ 13:45:42 (60s) <b>31.4mph</b> @ 13:45:43 (300s)	2206 / 34.5mph

2022-01-29 08:45:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:44:41 AM EST to 2022-01-29 08:45:41 AM EST (60s)</b>	990.49mb	12.14V	24.8°F 97%	32.8°F	<b>N (10°)</b>	<b>56.5mph</b> at 13:45:17 <b>56.2mph</b> @ 13:45:17 (0.1s) <b>51.1mph</b> @ 13:45:17 (1s) <b>43.0mph</b> @ 13:45:35 (3s) <b>34.0mph</b> @ 13:45:18 (60s) <b>32.0mph</b> @ 13:44:41 (300s)	<b>13.8mph</b> at 13:45:27 <b>15.4mph</b> @ 13:45:27 (1s) <b>17.9mph</b> @ 13:45:27 (1s) <b>29.7mph</b> @ 13:44:46 (60s) <b>31.0mph</b> @ 13:45:32 (300s)	8643 / 31.7mph	<b>55.2mph</b> at 13:45:17 <b>60.4mph</b> @ 13:45:17 (NoQC) <b>54.5mph</b> @ 13:45:17 (0.1s) <b>49.7mph</b> @ 13:45:17 (1s) <b>44.3mph</b> @ 13:45:17 (3s) <b>32.0mph</b> @ 13:45:22 (60s) <b>30.8mph</b> @ 13:44:41 (300s)	<b>12.4mph</b> at 13:45:27 <b>14.3mph</b> @ 13:45:27 (1s) <b>17.3mph</b> @ 13:45:28 (3s) <b>27.9mph</b> @ 13:44:47 (60s) <b>29.7mph</b> @ 13:45:32 (300s)	1271 / 29.9mph	<b>49.4mph</b> at 13:45:17 <b>49.3mph</b> @ 13:45:17 (0.1s) <b>47.4mph</b> @ 13:45:18 (1s) <b>43.5mph</b> @ 13:45:18 (3s) <b>33.5mph</b> @ 13:45:19 (60s) <b>32.1mph</b> @ 13:44:42 (300s)	<b>18.6mph</b> at 13:45:27 <b>19.0mph</b> @ 13:45:28 (1s) <b>20.3mph</b> @ 13:45:28 (3s) <b>29.7mph</b> @ 13:44:48 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:45:32 (300s)	2013 / 31.6mph
2022-01-29 08:44:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:43:41 AM EST to 2022-01-29 08:44:41 AM EST (60s)</b>	990.68mb	12.15V	24.8°F 97%	32.9°F	<b>N (7°)</b>	<b>56.6mph</b> at 13:44:32 <b>55.1mph</b> @ 13:44:32 (0.1s) <b>49.6mph</b> @ 13:44:33 (1s) <b>45.8mph</b> @ 13:44:33 (3s) <b>33.4mph</b> @ 13:43:45 (60s) <b>32.0mph</b> @ 13:44:40 (300s)	<b>13.4mph</b> at 13:43:50 <b>14.5mph</b> @ 13:43:51 (1s) <b>17.6mph</b> @ 13:43:52 (1s) <b>29.6mph</b> @ 13:44:23 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:44:09 (300s)	8344 / 30.6mph	<b>49.8mph</b> at 13:44:34 <b>57.7mph</b> @ 13:44:32 (NoQC) <b>52.3mph</b> @ 13:44:32 (0.1s) <b>48.2mph</b> @ 13:44:32 (1s) <b>45.5mph</b> @ 13:44:34 (3s) <b>32.0mph</b> @ 13:43:45 (60s) <b>30.8mph</b> @ 13:44:40 (300s)	<b>13.6mph</b> at 13:43:55 <b>15.2mph</b> @ 13:43:55 (1s) <b>16.7mph</b> @ 13:43:57 (1s) <b>27.9mph</b> @ 13:44:23 (60s) <b>30.1mph</b> @ 13:44:09 (300s)	1237 / 29.1mph	<b>51.1mph</b> at 13:44:32 <b>50.7mph</b> @ 13:44:32 (0.1s) <b>48.5mph</b> @ 13:44:33 (1s) <b>45.9mph</b> @ 13:44:35 (3s) <b>33.0mph</b> @ 13:43:45 (60s) <b>32.1mph</b> @ 13:44:41 (300s)	<b>17.8mph</b> at 13:43:55 <b>18.2mph</b> @ 13:43:55 (1s) <b>19.0mph</b> @ 13:43:56 (3s) <b>29.5mph</b> @ 13:44:24 (60s) <b>31.3mph</b> @ 13:44:10 (300s)	1954 / 30.7mph
2022-01-29 08:43:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:42:41 AM EST to 2022-01-29 08:43:41 AM EST (60s)</b>	990.40mb	12.13V	24.9°F 97%	32.9°F	<b>NNE (12°)</b>	<b>55.2mph</b> at 13:43:38 <b>54.8mph</b> @ 13:43:38 (0.1s) <b>49.1mph</b> @ 13:43:39 (1s) <b>45.4mph</b> @ 13:43:39 (3s) <b>32.3mph</b> @ 13:43:40 (60s) <b>31.5mph</b> @ 13:43:40 (300s)	<b>17.1mph</b> at 13:43:07 <b>19.3mph</b> @ 13:43:05 (1s) <b>19.8mph</b> @ 13:43:07 (1s) <b>28.1mph</b> @ 13:43:08 (60s) <b>30.7mph</b> @ 13:43:13 (300s)	8824 / 32.3mph	<b>49.6mph</b> at 13:42:45 <b>54.8mph</b> @ 13:42:45 (NoQC) <b>49.8mph</b> @ 13:42:45 (0.1s) <b>46.0mph</b> @ 13:42:46 (1s) <b>42.3mph</b> @ 13:42:48 (3s) <b>31.1mph</b> @ 13:43:40 (60s) <b>30.4mph</b> @ 13:43:40 (300s)	<b>13.8mph</b> at 13:43:08 <b>16.9mph</b> @ 13:43:08 (1s) <b>19.1mph</b> @ 13:43:08 (1s) <b>27.0mph</b> @ 13:43:09 (60s) <b>29.5mph</b> @ 13:43:13 (300s)	1326 / 31.2mph	<b>48.0mph</b> at 13:43:39 <b>47.5mph</b> @ 13:43:39 (0.1s) <b>45.7mph</b> @ 13:43:39 (1s) <b>43.1mph</b> @ 13:43:39 (3s) <b>32.2mph</b> @ 13:43:40 (60s) <b>31.6mph</b> @ 13:43:41 (300s)	<b>20.0mph</b> at 13:43:06 <b>20.6mph</b> @ 13:43:06 (1s) <b>21.4mph</b> @ 13:43:07 (3s) <b>28.4mph</b> @ 13:43:09 (60s) <b>30.7mph</b> @ 13:43:10 (300s)	2053 / 32.2mph
2022-01-29 08:42:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:41:41 AM EST to 2022-01-29 08:42:41 AM EST (60s)</b>	990.71mb	12.12V	24.9°F 97%	32.9°F	<b>N (10°)</b>	<b>59.6mph</b> at 13:42:06 <b>59.1mph</b> @ 13:42:06 (0.1s) <b>54.1mph</b> @ 13:42:06 (1s) <b>49.0mph</b> @ 13:41:53 (3s) <b>34.6mph</b> @ 13:42:08 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:42:27 (300s)	<b>16.5mph</b> at 13:42:13 <b>17.6mph</b> @ 13:41:41 (1s) <b>20.8mph</b> @ 13:41:42 (3s) <b>30.4mph</b> @ 13:41:42 (60s) <b>30.8mph</b> @ 13:42:04 (300s)	8411 / 30.8mph	<b>56.0mph</b> at 13:41:52 <b>58.6mph</b> @ 13:42:06 (NoQC) <b>53.3mph</b> @ 13:42:06 (0.1s) <b>50.7mph</b> @ 13:41:53 (1s) <b>47.0mph</b> @ 13:41:54 (3s) <b>33.2mph</b> @ 13:42:08 (60s) <b>30.0mph</b> @ 13:42:27 (300s)	<b>13.6mph</b> at 13:42:39 <b>16.7mph</b> @ 13:42:32 (1s) <b>17.7mph</b> @ 13:42:32 (1s) <b>28.9mph</b> @ 13:41:42 (60s) <b>29.6mph</b> @ 13:42:39 (300s)	1268 / 29.8mph	<b>52.1mph</b> at 13:41:52 <b>51.6mph</b> @ 13:41:52 (0.1s) <b>49.5mph</b> @ 13:41:53 (1s) <b>47.3mph</b> @ 13:41:53 (3s) <b>34.9mph</b> @ 13:42:09 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:42:27 (300s)	<b>19.1mph</b> at 13:42:35 <b>20.1mph</b> @ 13:42:35 (1s) <b>21.4mph</b> @ 13:42:32 (3s) <b>30.7mph</b> @ 13:41:43 (60s) <b>30.8mph</b> @ 13:41:49 (300s)	2006 / 31.5mph
2022-01-29 08:41:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:40:41 AM EST to 2022-01-29 08:41:41 AM EST (60s)</b>	990.74mb	12.15V	25.0°F 97%	32.9°F	<b>N (7°)</b>	<b>55.2mph</b> at 13:41:11 <b>54.4mph</b> @ 13:41:11 (0.1s) <b>50.4mph</b> @ 13:41:11 (1s) <b>46.2mph</b> @ 13:41:12 (3s) <b>35.7mph</b> @ 13:40:41 (60s) <b>31.4mph</b> @ 13:41:35 (300s)	<b>16.7mph</b> at 13:40:47 <b>17.2mph</b> @ 13:40:47 (1s) <b>18.9mph</b> @ 13:40:48 (3s) <b>30.7mph</b> @ 13:41:40 (60s) <b>30.5mph</b> @ 13:41:04 (300s)	8384 / 30.7mph	<b>47.5mph</b> at 13:41:10 <b>56.1mph</b> @ 13:41:10 (NoQC) <b>50.7mph</b> @ 13:41:10 (0.1s) <b>47.5mph</b> @ 13:41:11 (1s) <b>43.8mph</b> @ 13:41:12 (3s) <b>34.9mph</b> @ 13:40:42 (60s) <b>30.2mph</b> @ 13:41:35 (300s)	<b>15.0mph</b> at 13:40:48 <b>16.6mph</b> @ 13:40:48 (1s) <b>17.8mph</b> @ 13:40:48 (3s) <b>29.2mph</b> @ 13:41:40 (60s) <b>29.3mph</b> @ 13:41:09 (300s)	1243 / 29.2mph	<b>50.3mph</b> at 13:41:11 <b>50.0mph</b> @ 13:41:11 (0.1s) <b>49.0mph</b> @ 13:41:11 (1s) <b>44.9mph</b> @ 13:41:12 (3s) <b>35.2mph</b> @ 13:40:42 (60s) <b>31.3mph</b> @ 13:41:36 (300s)	<b>18.8mph</b> at 13:40:48 <b>19.2mph</b> @ 13:40:48 (1s) <b>20.6mph</b> @ 13:40:49 (3s) <b>31.1mph</b> @ 13:41:40 (60s) <b>30.4mph</b> @ 13:41:05 (300s)	1983 / 31.1mph

2022-01-29 08:40:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:39:41 AM EST to 2022-01-29 08:40:41 AM EST (60s)</b>	990.65mb	12.14V	25.0°F 97%	33.0°F	<b>NNE (14°)</b>	<b>54.9mph</b> at 13:40:06 <b>53.9mph</b> @ 13:40:06 (0.1s) <b>50.2mph</b> @ 13:40:22 (1s) <b>45.3mph</b> @ 13:40:06 (3s) <b>35.5mph</b> @ 13:40:40 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:40:24 (300s)	<b>18.1mph</b> at 13:40:28 <b>18.6mph</b> @ 13:39:41 (1s) <b>22.2mph</b> @ 13:39:41 (1s) <b>28.0mph</b> @ 13:39:41 (3s) <b>29.7mph</b> @ 13:39:41 (300s)	9721 / 35.6mph	<b>51.5mph</b> at 13:40:22 <b>55.8mph</b> @ 13:40:21 (NoQC) <b>50.6mph</b> @ 13:40:21 (0.1s) <b>48.2mph</b> @ 13:39:56 (1s) <b>45.0mph</b> @ 13:40:22 (3s) <b>34.8mph</b> @ 13:40:41 (60s) <b>29.9mph</b> @ 13:40:24 (300s)	<b>19.4mph</b> at 13:39:41 <b>20.0mph</b> @ 13:39:41 (1s) <b>22.5mph</b> @ 13:39:41 (3s) <b>26.6mph</b> @ 13:39:41 (60s) <b>28.4mph</b> @ 13:39:41 (300s)	1484 / 34.8mph	<b>47.0mph</b> at 13:40:22 <b>46.7mph</b> @ 13:40:21 (0.1s) <b>45.5mph</b> @ 13:40:22 (1s) <b>43.0mph</b> @ 13:40:23 (3s) <b>35.0mph</b> @ 13:40:41 (60s) <b>31.1mph</b> @ 13:40:25 (300s)	<b>23.4mph</b> at 13:39:41 <b>23.5mph</b> @ 13:39:41 (1s) <b>22.6mph</b> @ 13:39:41 (3s) <b>28.1mph</b> @ 13:39:41 (60s) <b>29.7mph</b> @ 13:39:41 (300s)	2238 / 35.0mph
2022-01-29 08:39:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:38:41 AM EST to 2022-01-29 08:39:41 AM EST (60s)</b>	991.07mb	12.14V	25.0°F 97%	33.0°F	<b>N (6°)</b>	<b>48.8mph</b> at 13:39:04 <b>48.8mph</b> @ 13:39:04 (0.1s) <b>43.2mph</b> @ 13:39:04 (1s) <b>39.7mph</b> @ 13:39:06 (3s) <b>29.2mph</b> @ 13:38:46 (60s) <b>30.2mph</b> @ 13:38:41 (300s)	<b>13.9mph</b> at 13:38:47 <b>15.5mph</b> @ 13:38:47 (1s) <b>17.6mph</b> @ 13:38:48 (3s) <b>27.6mph</b> @ 13:39:17 (60s) <b>29.7mph</b> @ 13:38:58 (300s)	7655 / 28.1mph	<b>43.7mph</b> at 13:39:04 <b>49.2mph</b> @ 13:39:00 (NoQC) <b>44.2mph</b> @ 13:39:00 (0.1s) <b>38.6mph</b> @ 13:39:00 (1s) <b>36.7mph</b> @ 13:39:08 (3s) <b>27.6mph</b> @ 13:38:46 (60s) <b>28.9mph</b> @ 13:39:27 (300s)	<b>12.6mph</b> at 13:39:35 <b>15.3mph</b> @ 13:38:48 (1s) <b>17.8mph</b> @ 13:38:49 (3s) <b>26.0mph</b> @ 13:39:17 (60s) <b>28.4mph</b> @ 13:39:40 (300s)	1135 / 26.7mph	<b>42.4mph</b> at 13:39:00 <b>42.0mph</b> @ 13:39:00 (0.1s) <b>40.1mph</b> @ 13:39:01 (1s) <b>38.5mph</b> @ 13:39:07 (3s) <b>28.9mph</b> @ 13:38:46 (60s) <b>30.2mph</b> @ 13:38:41 (300s)	<b>18.5mph</b> at 13:38:48 <b>18.8mph</b> @ 13:38:48 (1s) <b>19.8mph</b> @ 13:39:38 (3s) <b>27.7mph</b> @ 13:39:17 (60s) <b>29.7mph</b> @ 13:38:59 (300s)	1792 / 28.2mph
2022-01-29 08:38:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:37:41 AM EST to 2022-01-29 08:38:41 AM EST (60s)</b>	990.76mb	12.14V	25.0°F 97%	33.0°F	<b>N (10°)</b>	<b>49.1mph</b> at 13:37:50 <b>48.9mph</b> @ 13:37:50 (0.1s) <b>43.7mph</b> @ 13:38:08 (1s) <b>38.6mph</b> @ 13:37:51 (3s) <b>32.3mph</b> @ 13:37:41 (60s) <b>30.8mph</b> @ 13:38:26 (300s)	<b>15.7mph</b> at 13:38:22 <b>16.5mph</b> @ 13:38:22 (1s) <b>20.9mph</b> @ 13:38:22 (3s) <b>28.5mph</b> @ 13:38:35 (60s) <b>30.2mph</b> @ 13:38:36 (300s)	7883 / 28.9mph	<b>47.3mph</b> at 13:37:50 <b>54.1mph</b> @ 13:37:50 (NoQC) <b>49.0mph</b> @ 13:37:50 (0.1s) <b>45.6mph</b> @ 13:37:50 (1s) <b>39.9mph</b> @ 13:37:52 (3s) <b>31.2mph</b> @ 13:37:41 (60s) <b>29.5mph</b> @ 13:38:17 (300s)	<b>11.7mph</b> at 13:37:46 <b>14.5mph</b> @ 13:37:46 (1s) <b>19.2mph</b> @ 13:38:23 (3s) <b>27.4mph</b> @ 13:38:35 (60s) <b>28.9mph</b> @ 13:38:36 (300s)	1165 / 27.4mph	<b>42.1mph</b> at 13:37:50 <b>41.8mph</b> @ 13:37:50 (0.1s) <b>40.9mph</b> @ 13:37:51 (1s) <b>38.6mph</b> @ 13:37:52 (3s) <b>32.4mph</b> @ 13:37:41 (60s) <b>30.8mph</b> @ 13:38:18 (300s)	<b>20.2mph</b> at 13:38:22 <b>21.1mph</b> @ 13:38:22 (1s) <b>22.6mph</b> @ 13:38:35 (3s) <b>28.8mph</b> @ 13:38:40 (60s) <b>30.2mph</b> @ 13:38:40 (300s)	1837 / 28.9mph
2022-01-29 08:37:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:36:41 AM EST to 2022-01-29 08:37:41 AM EST (60s)</b>	990.62mb	12.14V	25.1°F 97%	33.0°F	<b>N (10°)</b>	<b>52.0mph</b> at 13:36:59 <b>51.5mph</b> @ 13:36:59 (0.1s) <b>48.1mph</b> @ 13:37:00 (1s) <b>45.5mph</b> @ 13:37:01 (3s) <b>34.0mph</b> @ 13:37:35 (60s) <b>31.0mph</b> @ 13:36:53 (300s)	<b>12.0mph</b> at 13:37:36 <b>13.5mph</b> @ 13:37:37 (1s) <b>18.4mph</b> @ 13:37:37 (3s) <b>29.4mph</b> @ 13:36:41 (60s) <b>30.4mph</b> @ 13:37:40 (300s)	8832 / 32.4mph	<b>48.2mph</b> at 13:37:02 <b>57.6mph</b> @ 13:36:41 (NoQC) <b>52.5mph</b> @ 13:36:41 (0.1s) <b>51.7mph</b> @ 13:36:41 (1s) <b>46.3mph</b> @ 13:36:42 (3s) <b>32.6mph</b> @ 13:37:35 (60s) <b>29.8mph</b> @ 13:36:53 (300s)	<b>10.8mph</b> at 13:37:36 <b>14.1mph</b> @ 13:37:37 (1s) <b>20.6mph</b> @ 13:37:37 (3s) <b>28.2mph</b> @ 13:36:41 (60s) <b>29.1mph</b> @ 13:37:40 (300s)	1329 / 31.2mph	<b>49.1mph</b> at 13:36:41 <b>48.7mph</b> @ 13:36:41 (0.1s) <b>47.5mph</b> @ 13:36:41 (1s) <b>45.3mph</b> @ 13:36:43 (3s) <b>33.6mph</b> @ 13:37:35 (60s) <b>31.0mph</b> @ 13:36:53 (300s)	<b>20.7mph</b> at 13:37:37 <b>21.7mph</b> @ 13:37:37 (1s) <b>24.0mph</b> @ 13:37:22 (3s) <b>29.5mph</b> @ 13:36:41 (60s) <b>30.4mph</b> @ 13:36:41 (300s)	2072 / 32.5mph
2022-01-29 08:36:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:35:41 AM EST to 2022-01-29 08:36:41 AM EST (60s)</b>	990.60mb	12.13V	25.1°F 97%	33.1°F	<b>NNE (12°)</b>	<b>52.4mph</b> at 13:36:36 <b>52.1mph</b> @ 13:36:36 (0.1s) <b>48.8mph</b> @ 13:36:37 (1s) <b>44.1mph</b> @ 13:36:38 (3s) <b>33.6mph</b> @ 13:36:10 (60s) <b>31.3mph</b> @ 13:35:44 (300s)	<b>14.4mph</b> at 13:36:34 <b>15.8mph</b> @ 13:36:35 (1s) <b>20.0mph</b> @ 13:36:35 (3s) <b>28.6mph</b> @ 13:36:35 (60s) <b>30.0mph</b> @ 13:36:35 (300s)	8008 / 29.4mph	<b>52.2mph</b> at 13:36:36 <b>58.2mph</b> @ 13:36:40 (NoQC) <b>52.9mph</b> @ 13:36:40 (0.1s) <b>51.0mph</b> @ 13:36:40 (1s) <b>41.8mph</b> @ 13:36:39 (3s) <b>32.5mph</b> @ 13:36:10 (60s) <b>30.1mph</b> @ 13:35:50 (300s)	<b>15.2mph</b> at 13:36:32 <b>17.2mph</b> @ 13:36:27 (1s) <b>18.7mph</b> @ 13:36:25 (3s) <b>27.4mph</b> @ 13:36:36 (60s) <b>28.9mph</b> @ 13:36:35 (300s)	1201 / 28.3mph	<b>48.3mph</b> at 13:36:41 <b>47.9mph</b> @ 13:36:40 (0.1s) <b>45.7mph</b> @ 13:36:40 (1s) <b>41.8mph</b> @ 13:36:40 (3s) <b>33.6mph</b> @ 13:36:10 (60s) <b>31.3mph</b> @ 13:35:44 (300s)	<b>20.8mph</b> at 13:36:25 <b>21.5mph</b> @ 13:36:25 (1s) <b>21.9mph</b> @ 13:36:25 (3s) <b>28.8mph</b> @ 13:36:36 (60s) <b>30.1mph</b> @ 13:36:36 (300s)	1880 / 29.5mph

2022-01-29 08:35:50 AM EST	991.04mb	12.14V	25.1°F 97%	33.0°F	N (7°)	57.1mph at 13:35:31 66.6mph @ 13:35:31 (0.1s) 53.9mph @ 13:35:31 (1s) 50.1mph @ 13:35:32 (3s) 30.4mph @ 13:34:41 (60s) 31.9mph @ 13:34:41 (300s)	13.7mph at 13:34:47 14.5mph @ 13:34:48 (1s) 17.5mph @ 13:34:49 (5s) 26.1mph @ 13:35:09 (60s) 30.5mph @ 13:35:08 (300s)	8138 / 29.9mph	58.7mph at 13:35:31 61.0mph @ 13:35:31 (NoQC) 56.1mph @ 13:35:31 (0.1s) 51.2mph @ 13:35:31 (1s) 45.8mph @ 13:35:32 (3s) 29.2mph @ 13:34:41 (60s) 30.7mph @ 13:34:41 (300s)	13.3mph at 13:35:02 14.8mph @ 13:35:03 (1s) 17.7mph @ 13:35:03 (5s) 24.9mph @ 13:35:09 (60s) 29.4mph @ 13:35:09 (300s)	1209 / 28.4mph	51.5mph at 13:35:31 51.3mph @ 13:35:31 (0.1s) 50.5mph @ 13:35:31 (1s) 47.5mph @ 13:35:32 (3s) 30.4mph @ 13:34:41 (60s) 31.9mph @ 13:34:41 (300s)	18.7mph at 13:35:03 19.4mph @ 13:35:03 (1s) 20.3mph @ 13:35:07 (5s) 26.3mph @ 13:35:10 (60s) 30.6mph @ 13:35:09 (300s)	1896 / 29.8mph
2022-01-29 08:34:50 AM EST	990.81mb	12.14V	25.1°F 97%	33.1°F	N (7°)	52.9mph at 13:33:42 52.7mph @ 13:33:42 (0.1s) 48.8mph @ 13:33:43 (1s) 45.5mph @ 13:33:43 (3s) 32.0mph @ 13:34:08 (60s) 32.2mph @ 13:33:51 (300s)	16.9mph at 13:34:10 19.2mph @ 13:34:25 (1s) 20.4mph @ 13:34:26 (5s) 29.8mph @ 13:33:41 (60s) 31.7mph @ 13:34:26 (300s)	8302 / 30.4mph	51.4mph at 13:33:42 54.2mph @ 13:33:42 (NoQC) 48.9mph @ 13:33:42 (0.1s) 45.9mph @ 13:33:42 (1s) 44.8mph @ 13:33:43 (3s) 30.7mph @ 13:34:08 (60s) 30.9mph @ 13:33:51 (300s)	13.5mph at 13:34:13 15.9mph @ 13:34:13 (1s) 18.0mph @ 13:34:27 (5s) 28.6mph @ 13:33:41 (60s) 30.4mph @ 13:34:27 (300s)	1244 / 29.3mph	45.6mph at 13:33:42 45.3mph @ 13:33:42 (0.1s) 44.8mph @ 13:33:43 (1s) 43.2mph @ 13:33:44 (3s) 32.1mph @ 13:34:09 (60s) 32.3mph @ 13:33:51 (300s)	19.9mph at 13:34:26 20.6mph @ 13:34:26 (1s) 21.0mph @ 13:34:27 (5s) 29.9mph @ 13:33:41 (60s) 31.7mph @ 13:34:27 (300s)	1941 / 30.5mph
2022-01-29 08:33:50 AM EST	991.03mb	12.14V	25.1°F 97%	33.1°F	N (8°)	57.9mph at 13:33:31 57.4mph @ 13:33:30 (0.1s) 54.9mph @ 13:33:31 (1s) 52.0mph @ 13:33:32 (3s) 33.5mph @ 13:32:48 (60s) 32.2mph @ 13:32:45 (300s)	15.5mph at 13:33:16 18.2mph @ 13:33:25 (1s) 20.6mph @ 13:33:26 (5s) 29.6mph @ 13:33:26 (60s) 31.8mph @ 13:33:26 (300s)	8135 / 29.8mph	57.3mph at 13:33:30 61.5mph @ 13:33:31 (NoQC) 56.4mph @ 13:33:31 (0.1s) 51.9mph @ 13:33:31 (1s) 47.3mph @ 13:33:31 (3s) 32.6mph @ 13:32:48 (60s) 30.9mph @ 13:32:45 (300s)	15.0mph at 13:33:05 17.7mph @ 13:33:05 (1s) 21.2mph @ 13:33:07 (5s) 28.5mph @ 13:33:40 (60s) 30.5mph @ 13:33:26 (300s)	1219 / 28.7mph	53.1mph at 13:33:30 52.6mph @ 13:33:30 (0.1s) 51.7mph @ 13:33:31 (1s) 49.4mph @ 13:33:32 (3s) 33.2mph @ 13:32:48 (60s) 32.2mph @ 13:32:45 (300s)	21.3mph at 13:33:16 21.9mph @ 13:33:16 (1s) 23.3mph @ 13:33:26 (5s) 29.5mph @ 13:33:27 (60s) 31.8mph @ 13:33:27 (300s)	1905 / 29.9mph
2022-01-29 08:32:50 AM EST	990.93mb	12.14V	25.1°F 97%	33.1°F	N (8°)	56.0mph at 13:31:59 55.2mph @ 13:31:59 (0.1s) 48.5mph @ 13:31:59 (1s) 45.8mph @ 13:32:00 (3s) 33.7mph @ 13:31:41 (60s) 32.2mph @ 13:32:11 (300s)	14.4mph at 13:31:43 16.8mph @ 13:31:43 (1s) 18.8mph @ 13:31:43 (5s) 30.0mph @ 13:32:28 (60s) 31.6mph @ 13:31:55 (300s)	8875 / 32.5mph	49.1mph at 13:31:59 58.6mph @ 13:31:59 (NoQC) 52.5mph @ 13:31:59 (0.1s) 45.9mph @ 13:32:32 (1s) 43.5mph @ 13:32:01 (3s) 32.0mph @ 13:31:41 (60s) 30.8mph @ 13:32:40 (300s)	16.9mph at 13:31:46 17.8mph @ 13:31:41 (1s) 18.9mph @ 13:31:41 (5s) 28.9mph @ 13:32:26 (60s) 30.2mph @ 13:31:48 (300s)	1349 / 31.7mph	50.4mph at 13:31:59 50.2mph @ 13:31:59 (0.1s) 48.2mph @ 13:31:59 (1s) 45.2mph @ 13:32:00 (3s) 33.7mph @ 13:31:41 (60s) 32.2mph @ 13:32:13 (300s)	20.1mph at 13:31:41 20.3mph @ 13:31:41 (1s) 20.5mph @ 13:31:42 (5s) 30.1mph @ 13:32:29 (60s) 31.7mph @ 13:31:51 (300s)	2063 / 32.3mph
2022-01-29 08:31:50 AM EST	991.39mb	12.13V	25.2°F 97%	33.2°F	NNE (12°)	55.5mph at 13:31:04 55.1mph @ 13:31:04 (0.1s) 51.9mph @ 13:31:05 (1s) 49.5mph @ 13:31:06 (3s) 34.8mph @ 13:31:26 (60s) 32.0mph @ 13:31:06 (300s)	16.8mph at 13:31:39 18.7mph @ 13:31:40 (1s) 20.5mph @ 13:31:40 (5s) 31.0mph @ 13:30:59 (60s) 31.6mph @ 13:31:40 (300s)	9218 / 33.7mph	50.2mph at 13:31:03 57.7mph @ 13:31:04 (NoQC) 52.7mph @ 13:31:04 (0.1s) 51.0mph @ 13:31:05 (1s) 46.9mph @ 13:31:07 (3s) 33.3mph @ 13:31:27 (60s) 30.5mph @ 13:31:07 (300s)	15.5mph at 13:31:39 17.5mph @ 13:31:40 (1s) 18.9mph @ 13:31:40 (5s) 29.8mph @ 13:30:59 (60s) 30.2mph @ 13:31:40 (300s)	1365 / 32.1mph	49.1mph at 13:31:04 48.8mph @ 13:31:04 (0.1s) 48.1mph @ 13:31:05 (1s) 46.1mph @ 13:31:07 (3s) 34.6mph @ 13:31:27 (60s) 32.0mph @ 13:31:08 (300s)	20.1mph at 13:31:40 20.3mph @ 13:31:40 (1s) 21.3mph @ 13:31:40 (5s) 31.4mph @ 13:30:59 (60s) 31.7mph @ 13:31:40 (300s)	2151 / 33.7mph



2022-01-29 08:30:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:29:41 AM EST to 2022-01-29 08:30:41 AM EST (60s)</b>	991.27mb	12.14V	25.2°F 97%	33.2°F	N (9°)	<b>55.3mph</b> at 13:29:55 <b>54.8mph</b> @ 13:29:55 (0.1s) <b>51.5mph</b> @ 13:29:50 (1s) <b>49.2mph</b> @ 13:29:51 (3s) <b>34.0mph</b> @ 13:30:03 (60s) <b>31.8mph</b> @ 13:30:40 (300s)	<b>16.2mph</b> at 13:30:22 <b>17.5mph</b> @ 13:30:22 (1s) <b>22.2mph</b> @ 13:30:23 (1s) <b>30.9mph</b> @ 13:29:41 (3s) <b>30.9mph</b> @ 13:29:41 (300s)	9008 / 33.0mph	<b>55.0mph</b> at 13:29:51 <b>60.1mph</b> @ 13:29:51 (NoQC) <b>54.8mph</b> @ 13:29:51 (0.1s) <b>50.6mph</b> @ 13:29:50 (1s) <b>49.2mph</b> @ 13:29:51 (3s) <b>32.5mph</b> @ 13:30:04 (60s) <b>30.4mph</b> @ 13:30:41 (300s)	<b>14.8mph</b> at 13:30:10 <b>17.7mph</b> @ 13:30:11 (1s) <b>20.5mph</b> @ 13:30:13 (3s) <b>29.3mph</b> @ 13:29:47 (60s) <b>29.4mph</b> @ 13:29:41 (300s)	1363 / 32.0mph	<b>48.3mph</b> at 13:29:49 <b>48.2mph</b> @ 13:29:49 (0.1s) <b>47.6mph</b> @ 13:29:50 (1s) <b>46.7mph</b> @ 13:29:51 (3s) <b>34.1mph</b> @ 13:30:04 (60s) <b>31.8mph</b> @ 13:30:37 (300s)	<b>21.5mph</b> at 13:30:23 <b>22.6mph</b> @ 13:30:23 (1s) <b>25.3mph</b> @ 13:30:24 (3s) <b>31.2mph</b> @ 13:29:41 (60s) <b>30.9mph</b> @ 13:29:41 (300s)	2122 / 33.2mph
2022-01-29 08:29:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:28:41 AM EST to 2022-01-29 08:29:41 AM EST (60s)</b>	991.14mb	12.13V	25.3°F 97%	33.2°F	N (11°)	<b>60.9mph</b> at 13:29:06 <b>59.7mph</b> @ 13:29:06 (0.1s) <b>51.6mph</b> @ 13:29:06 (1s) <b>41.9mph</b> @ 13:29:07 (3s) <b>32.3mph</b> @ 13:29:24 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:29:23 (300s)	<b>16.5mph</b> at 13:29:16 <b>18.0mph</b> @ 13:29:16 (1s) <b>19.6mph</b> @ 13:29:16 (3s) <b>30.4mph</b> @ 13:28:43 (3s) <b>29.9mph</b> @ 13:28:41 (300s)	8446 / 31.0mph	<b>48.2mph</b> at 13:29:06 <b>52.6mph</b> @ 13:29:05 (NoQC) <b>47.5mph</b> @ 13:29:05 (0.1s) <b>45.0mph</b> @ 13:29:06 (1s) <b>40.4mph</b> @ 13:29:08 (3s) <b>30.9mph</b> @ 13:29:25 (60s) <b>29.8mph</b> @ 13:29:23 (300s)	<b>13.7mph</b> at 13:29:15 <b>17.4mph</b> @ 13:29:16 (1s) <b>19.0mph</b> @ 13:29:16 (3s) <b>28.6mph</b> @ 13:28:42 (60s) <b>28.6mph</b> @ 13:28:41 (300s)	1251 / 29.4mph	<b>49.9mph</b> at 13:29:06 <b>49.4mph</b> @ 13:29:06 (0.1s) <b>47.9mph</b> @ 13:29:07 (1s) <b>44.1mph</b> @ 13:29:08 (3s) <b>32.5mph</b> @ 13:29:25 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:29:23 (300s)	<b>19.9mph</b> at 13:29:16 <b>20.6mph</b> @ 13:29:16 (1s) <b>22.5mph</b> @ 13:29:17 (3s) <b>30.4mph</b> @ 13:28:43 (60s) <b>29.9mph</b> @ 13:28:41 (300s)	1995 / 31.3mph
2022-01-29 08:28:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:27:41 AM EST to 2022-01-29 08:28:41 AM EST (60s)</b>	991.16mb	12.14V	25.3°F 97%	33.2°F	N (11°)	<b>49.9mph</b> at 13:28:30 <b>49.7mph</b> @ 13:28:30 (0.1s) <b>45.6mph</b> @ 13:28:30 (1s) <b>39.4mph</b> @ 13:28:32 (3s) <b>31.6mph</b> @ 13:28:11 (60s) <b>30.7mph</b> @ 13:27:41 (300s)	<b>16.4mph</b> at 13:27:55 <b>18.2mph</b> @ 13:27:55 (1s) <b>21.5mph</b> @ 13:27:57 (3s) <b>29.7mph</b> @ 13:28:24 (60s) <b>29.5mph</b> @ 13:28:21 (300s)	8320 / 30.5mph	<b>50.8mph</b> at 13:28:30 <b>54.0mph</b> @ 13:28:30 (NoQC) <b>48.9mph</b> @ 13:28:30 (0.1s) <b>44.8mph</b> @ 13:28:30 (1s) <b>39.7mph</b> @ 13:28:32 (3s) <b>30.0mph</b> @ 13:27:52 (60s) <b>29.5mph</b> @ 13:27:41 (300s)	<b>14.3mph</b> at 13:28:15 <b>16.2mph</b> @ 13:28:16 (1s) <b>19.9mph</b> @ 13:27:57 (3s) <b>28.0mph</b> @ 13:28:24 (60s) <b>28.3mph</b> @ 13:28:22 (300s)	1222 / 28.7mph	<b>43.5mph</b> at 13:28:30 <b>43.2mph</b> @ 13:28:30 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 13:28:30 (1s) <b>38.5mph</b> @ 13:28:32 (3s) <b>31.4mph</b> @ 13:28:11 (60s) <b>30.8mph</b> @ 13:27:41 (300s)	<b>23.0mph</b> at 13:27:45 <b>23.4mph</b> @ 13:27:57 (1s) <b>24.4mph</b> @ 13:27:57 (3s) <b>29.5mph</b> @ 13:28:25 (60s) <b>29.6mph</b> @ 13:28:23 (300s)	1940 / 30.4mph
2022-01-29 08:27:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:26:41 AM EST to 2022-01-29 08:27:41 AM EST (60s)</b>	991.12mb	12.15V	25.3°F 97%	33.2°F	N (10°)	<b>59.7mph</b> at 13:27:22 <b>58.2mph</b> @ 13:27:22 (0.1s) <b>51.5mph</b> @ 13:27:22 (1s) <b>45.8mph</b> @ 13:27:24 (3s) <b>34.6mph</b> @ 13:26:44 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:27:02 (300s)	<b>17.7mph</b> at 13:27:28 <b>19.9mph</b> @ 13:26:41 (1s) <b>20.3mph</b> @ 13:26:43 (3s) <b>29.3mph</b> @ 13:27:30 (60s) <b>30.7mph</b> @ 13:27:40 (300s)	8209 / 30.1mph	<b>52.2mph</b> at 13:27:22 <b>57.5mph</b> @ 13:27:22 (NoQC) <b>52.6mph</b> @ 13:27:22 (0.1s) <b>49.6mph</b> @ 13:27:22 (1s) <b>45.0mph</b> @ 13:27:24 (3s) <b>33.0mph</b> @ 13:26:41 (60s) <b>30.0mph</b> @ 13:27:02 (300s)	<b>14.4mph</b> at 13:26:41 <b>15.8mph</b> @ 13:26:41 (1s) <b>17.8mph</b> @ 13:26:43 (3s) <b>28.2mph</b> @ 13:27:18 (60s) <b>29.5mph</b> @ 13:27:41 (300s)	1227 / 28.9mph	<b>48.9mph</b> at 13:27:22 <b>48.7mph</b> @ 13:27:22 (0.1s) <b>47.6mph</b> @ 13:27:23 (1s) <b>43.9mph</b> @ 13:27:24 (3s) <b>33.8mph</b> @ 13:26:41 (60s) <b>31.3mph</b> @ 13:26:58 (300s)	<b>19.7mph</b> at 13:26:42 <b>19.9mph</b> @ 13:26:42 (1s) <b>20.3mph</b> @ 13:26:43 (3s) <b>29.3mph</b> @ 13:27:33 (60s) <b>30.8mph</b> @ 13:27:40 (300s)	1913 / 30.0mph
2022-01-29 08:26:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:25:41 AM EST to 2022-01-29 08:26:41 AM EST (60s)</b>	991.32mb	12.14V	25.3°F 97%	33.2°F	N (11°)	<b>50.4mph</b> at 13:25:56 <b>50.1mph</b> @ 13:25:56 (0.1s) <b>47.1mph</b> @ 13:26:07 (1s) <b>46.0mph</b> @ 13:25:57 (3s) <b>34.5mph</b> @ 13:26:36 (60s) <b>31.8mph</b> @ 13:26:17 (300s)	<b>14.5mph</b> at 13:25:42 <b>15.2mph</b> @ 13:25:43 (1s) <b>16.7mph</b> @ 13:25:43 (3s) <b>27.8mph</b> @ 13:25:49 (60s) <b>31.1mph</b> @ 13:26:40 (300s)	9389 / 34.4mph	<b>48.4mph</b> at 13:26:12 <b>53.8mph</b> @ 13:26:12 (NoQC) <b>48.5mph</b> @ 13:26:12 (0.1s) <b>47.7mph</b> @ 13:26:12 (1s) <b>45.1mph</b> @ 13:26:12 (3s) <b>33.2mph</b> @ 13:26:36 (60s) <b>30.5mph</b> @ 13:26:18 (300s)	<b>15.0mph</b> at 13:25:41 <b>17.5mph</b> @ 13:25:41 (1s) <b>19.1mph</b> @ 13:25:43 (3s) <b>26.5mph</b> @ 13:25:49 (60s) <b>29.8mph</b> @ 13:26:40 (300s)	1405 / 33.0mph	<b>46.6mph</b> at 13:26:12 <b>46.4mph</b> @ 13:26:12 (0.1s) <b>45.2mph</b> @ 13:26:12 (1s) <b>43.7mph</b> @ 13:26:12 (3s) <b>34.1mph</b> @ 13:26:37 (60s) <b>32.0mph</b> @ 13:26:18 (300s)	<b>20.0mph</b> at 13:26:41 <b>21.6mph</b> @ 13:26:40 (1s) <b>22.5mph</b> @ 13:26:40 (3s) <b>28.0mph</b> @ 13:25:50 (60s) <b>31.2mph</b> @ 13:26:40 (300s)	2165 / 33.9mph

2022-01-29 08:25:50 AM EST	991.33mb	12.14V	25.3°F 97%	33.2°F	N (11°)	48.8mph at 13:25:06	14.4mph at 13:25:32	7812 / 28.7mph	47.6mph at 13:25:07	13.6mph at 13:25:32	1153 / 27.1mph	43.9mph at 13:25:07	18.0mph at 13:25:33	1823 / 28.7mph
2022-01-29 08:24:41 AM EST to 2022-01-29 08:25:41 AM EST (60s)						48.5mph @ 13:25:06 (0.1s)	16.2mph @ 13:25:32 (1s)	47.6mph @ 13:25:06 (0.1s)	15.1mph @ 13:25:32 (1s)	43.7mph @ 13:25:07 (0.1s)	18.4mph @ 13:25:33 (1s)			
45.8mph @ 13:25:07 (1s)						18.5mph @ 13:25:33 (1s)	45.7mph @ 13:25:07 (1s)	17.7mph @ 13:25:33 (1s)	42.4mph @ 13:25:07 (1s)	19.3mph @ 13:25:34 (1s)				
41.8mph @ 13:25:08 (3s)						25.9mph @ 13:24:41 (60s)	40.6mph @ 13:25:08 (3s)	25.6mph @ 13:24:41 (60s)	39.4mph @ 13:25:08 (3s)	26.6mph @ 13:24:41 (60s)				
32.0mph @ 13:25:21 (60s)						31.8mph @ 13:25:40 (300s)	30.9mph @ 13:25:21 (60s)	30.5mph @ 13:25:40 (300s)	32.0mph @ 13:25:22 (60s)	31.9mph @ 13:25:40 (300s)				
32.8mph @ 13:24:48 (300s)	31.5mph @ 13:24:48 (300s)	31.5mph @ 13:24:48 (300s)	31.5mph @ 13:24:48 (300s)	32.9mph @ 13:24:49 (300s)	32.9mph @ 13:24:49 (300s)									
2022-01-29 08:24:50 AM EST	991.40mb	12.13V	25.3°F 97%	33.2°F	NNE (12°)	45.7mph at 13:24:24	12.0mph at 13:23:44	7061 / 26.0mph	46.0mph at 13:24:24	10.7mph at 13:23:45	1091 / 25.7mph	41.4mph at 13:24:26	17.2mph at 13:23:44	1695 / 26.7mph
2022-01-29 08:23:41 AM EST to 2022-01-29 08:24:41 AM EST (60s)						45.5mph @ 13:24:24 (0.1s)	13.1mph @ 13:23:45 (1s)	44.6mph @ 13:24:24 (0.1s)	14.6mph @ 13:23:46 (1s)	41.2mph @ 13:24:26 (0.1s)	17.5mph @ 13:23:45 (1s)			
41.9mph @ 13:24:33 (1s)						16.8mph @ 13:23:45 (1s)	41.7mph @ 13:24:26 (1s)	14.6mph @ 13:23:46 (1s)	40.6mph @ 13:24:26 (1s)	18.8mph @ 13:23:46 (1s)				
39.1mph @ 13:24:27 (3s)						23.7mph @ 13:24:22 (60s)	39.7mph @ 13:24:26 (3s)	23.1mph @ 13:24:22 (60s)	38.9mph @ 13:24:27 (3s)	24.5mph @ 13:24:22 (60s)				
34.7mph @ 13:23:41 (60s)						32.4mph @ 13:24:22 (300s)	33.0mph @ 13:23:41 (60s)	30.9mph @ 13:24:22 (300s)	34.7mph @ 13:23:41 (60s)	32.4mph @ 13:24:23 (300s)				
33.0mph @ 13:23:41 (300s)	31.4mph @ 13:23:41 (300s)	31.4mph @ 13:23:41 (300s)	31.4mph @ 13:23:41 (300s)	32.9mph @ 13:23:41 (300s)	32.9mph @ 13:23:41 (300s)									
2022-01-29 08:23:50 AM EST	991.28mb	12.13V	25.3°F 97%	33.2°F	N (11°)	51.5mph at 13:23:16	15.1mph at 13:23:39	9480 / 34.7mph	49.5mph at 13:23:17	13.6mph at 13:23:39	1407 / 33.0mph	47.9mph at 13:23:16	18.6mph at 13:23:40	2222 / 34.8mph
2022-01-29 08:22:41 AM EST to 2022-01-29 08:23:41 AM EST (60s)						51.3mph @ 13:23:16 (0.1s)	17.0mph @ 13:23:39 (1s)	49.2mph @ 13:23:17 (0.1s)	17.3mph @ 13:23:40 (1s)	47.6mph @ 13:23:16 (0.1s)	19.8mph @ 13:23:40 (1s)			
49.6mph @ 13:23:17 (1s)						18.9mph @ 13:23:40 (1s)	48.0mph @ 13:23:17 (1s)	17.3mph @ 13:23:40 (1s)	47.1mph @ 13:23:17 (1s)	21.8mph @ 13:23:40 (1s)				
47.7mph @ 13:23:17 (3s)						32.0mph @ 13:22:41 (60s)	46.2mph @ 13:23:17 (3s)	30.6mph @ 13:22:41 (60s)	45.4mph @ 13:23:17 (3s)	32.3mph @ 13:22:41 (60s)				
37.1mph @ 13:23:25 (60s)						31.8mph @ 13:22:41 (300s)	35.5mph @ 13:23:26 (60s)	30.4mph @ 13:22:41 (300s)	36.7mph @ 13:23:26 (60s)	31.7mph @ 13:22:41 (300s)				
33.1mph @ 13:23:35 (300s)	31.6mph @ 13:23:35 (300s)	31.6mph @ 13:23:35 (300s)	31.6mph @ 13:23:35 (300s)	33.0mph @ 13:23:35 (300s)	33.0mph @ 13:23:35 (300s)									
2022-01-29 08:22:50 AM EST	990.87mb	12.15V	25.4°F 97%	33.3°F	N (7°)	56.4mph at 13:22:07	17.5mph at 13:21:53	8746 / 32.0mph	49.2mph at 13:22:16	16.3mph at 13:21:56	1302 / 30.6mph	46.6mph at 13:22:04	21.7mph at 13:21:49	2061 / 32.3mph
2022-01-29 08:21:41 AM EST to 2022-01-29 08:22:41 AM EST (60s)						56.1mph @ 13:22:07 (0.1s)	19.4mph @ 13:21:49 (1s)	50.8mph @ 13:22:07 (0.1s)	18.8mph @ 13:22:36 (1s)	46.5mph @ 13:22:04 (0.1s)	22.5mph @ 13:21:49 (1s)			
52.3mph @ 13:22:07 (1s)						21.7mph @ 13:22:36 (1s)	48.7mph @ 13:22:07 (1s)	21.6mph @ 13:22:36 (1s)	44.8mph @ 13:22:05 (1s)	24.2mph @ 13:21:49 (1s)				
44.5mph @ 13:22:08 (3s)						31.4mph @ 13:22:37 (60s)	43.1mph @ 13:22:08 (3s)	29.9mph @ 13:22:36 (60s)	42.1mph @ 13:22:07 (3s)	31.9mph @ 13:22:38 (60s)				
37.7mph @ 13:21:42 (60s)						30.8mph @ 13:21:57 (300s)	36.0mph @ 13:21:42 (60s)	29.5mph @ 13:21:58 (300s)	37.3mph @ 13:21:42 (60s)	30.6mph @ 13:21:56 (300s)				
31.8mph @ 13:22:40 (300s)	30.4mph @ 13:22:40 (300s)	30.4mph @ 13:22:40 (300s)	30.4mph @ 13:22:40 (300s)	31.7mph @ 13:22:41 (300s)	31.7mph @ 13:22:41 (300s)									
2022-01-29 08:21:50 AM EST	991.36mb	12.15V	25.4°F 97%	33.3°F	N (10°)	56.6mph at 13:21:22	20.0mph at 13:21:02	10282 / 37.6mph	59.8mph at 13:21:22	17.4mph at 13:21:01	1532 / 36.0mph	52.4mph at 13:21:22	23.8mph at 13:21:02	2386 / 37.3mph
2022-01-29 08:20:41 AM EST to 2022-01-29 08:21:41 AM EST (60s)						56.3mph @ 13:21:22 (0.1s)	20.7mph @ 13:21:02 (1s)	55.6mph @ 13:21:22 (0.1s)	20.2mph @ 13:21:02 (1s)	52.1mph @ 13:21:22 (0.1s)	24.4mph @ 13:21:02 (1s)			
54.7mph @ 13:21:23 (1s)						23.6mph @ 13:21:02 (1s)	53.8mph @ 13:21:23 (1s)	24.0mph @ 13:21:02 (1s)	51.5mph @ 13:21:23 (1s)	26.4mph @ 13:21:03 (1s)				
51.9mph @ 13:21:23 (3s)						32.7mph @ 13:20:41 (60s)	49.9mph @ 13:21:23 (3s)	31.2mph @ 13:20:41 (60s)	50.0mph @ 13:21:24 (3s)	32.6mph @ 13:20:42 (60s)				
38.2mph @ 13:21:37 (60s)						29.9mph @ 13:20:41 (300s)	36.6mph @ 13:21:37 (60s)	28.4mph @ 13:20:41 (300s)	37.8mph @ 13:21:37 (60s)	29.8mph @ 13:20:41 (300s)				
31.1mph @ 13:21:40 (300s)	29.6mph @ 13:21:40 (300s)	29.6mph @ 13:21:40 (300s)	29.6mph @ 13:21:40 (300s)	30.8mph @ 13:21:40 (300s)	30.8mph @ 13:21:40 (300s)									

2022-01-29 08:20:50 AM EST	990.99mb	12.14V	25.4°F 97%	33.3°F	N (9°)	54.5mph at 13:20:37	16.3mph at 13:19:46	8950 / 32.8mph	49.6mph at 13:20:37	12.5mph at 13:19:46	1332 / 31.3mph	46.0mph at 13:20:37	20.2mph at 13:19:46	2089 / 32.7mph
2022-01-29 08:19:40 AM EST to 2022-01-29 08:20:40 AM EST (60s)						53.5mph @ 13:20:37 (0.1s)	17.7mph @ 13:19:46 (1s)	50.1mph @ 13:20:36 (NoQC)	15.2mph @ 13:19:46 (1s)	45.9mph @ 13:20:37 (0.1s)		20.8mph @ 13:19:46 (1s)		
2022-01-29 08:18:40 AM EST to 2022-01-29 08:19:40 AM EST (60s)						46.8mph @ 13:20:38 (1s)	21.7mph @ 13:19:46 (1s)	45.6mph @ 13:20:37 (0.1s)	19.4mph @ 13:19:46 (1s)	44.2mph @ 13:20:38 (1s)		22.2mph @ 13:19:47 (1s)		
2022-01-29 08:17:40 AM EST to 2022-01-29 08:18:40 AM EST (60s)						44.5mph @ 13:20:10 (3s)	27.4mph @ 13:19:47 (60s)	41.6mph @ 13:20:38 (3s)	25.9mph @ 13:19:47 (60s)	41.1mph @ 13:20:10 (3s)		27.3mph @ 13:19:47 (60s)		
2022-01-29 08:16:40 AM EST to 2022-01-29 08:17:40 AM EST (60s)						33.0mph @ 13:20:29 (60s)	28.5mph @ 13:19:46 (300s)	31.2mph @ 13:20:39 (60s)	27.1mph @ 13:19:47 (300s)	32.7mph @ 13:20:40 (60s)		28.4mph @ 13:19:48 (300s)		
2022-01-29 08:18:50 AM EST	991.64mb	12.14V	25.4°F 97%	33.3°F	NNE (12°)	45.0mph at 13:19:30	14.5mph at 13:19:13	7573 / 27.8mph	44.2mph at 13:19:19	14.8mph at 13:19:12	1128 / 26.6mph	39.3mph at 13:19:34	18.3mph at 13:19:27	1753 / 27.6mph
2022-01-29 08:18:40 AM EST to 2022-01-29 08:19:40 AM EST (60s)						44.6mph @ 13:19:30 (0.1s)	15.6mph @ 13:19:13 (1s)	42.2mph @ 13:19:34 (0.1s)	16.7mph @ 13:19:27 (1s)	39.0mph @ 13:19:34 (0.1s)		18.6mph @ 13:19:27 (1s)		
2022-01-29 08:17:40 AM EST to 2022-01-29 08:18:40 AM EST (60s)						42.4mph @ 13:18:54 (1s)	18.2mph @ 13:19:15 (1s)	41.1mph @ 13:19:34 (0.1s)	18.1mph @ 13:19:27 (1s)	38.1mph @ 13:19:34 (1s)		20.3mph @ 13:19:28 (1s)		
2022-01-29 08:16:40 AM EST to 2022-01-29 08:17:40 AM EST (60s)						39.0mph @ 13:18:55 (3s)	25.3mph @ 13:19:19 (60s)	38.1mph @ 13:19:34 (3s)	24.5mph @ 13:19:18 (60s)	36.8mph @ 13:19:34 (3s)		25.5mph @ 13:19:19 (60s)		
2022-01-29 08:15:40 AM EST to 2022-01-29 08:16:40 AM EST (60s)						29.1mph @ 13:18:43 (60s)	28.4mph @ 13:19:29 (300s)	28.1mph @ 13:18:42 (60s)	27.0mph @ 13:19:30 (300s)	29.0mph @ 13:18:44 (60s)		28.3mph @ 13:19:30 (300s)		
2022-01-29 08:18:50 AM EST	991.83mb	12.15V	25.4°F 97%	33.3°F	N (9°)	50.3mph at 13:17:50	15.0mph at 13:18:25	7859 / 28.8mph	44.9mph at 13:17:50	13.8mph at 13:18:25	1187 / 27.9mph	40.0mph at 13:18:00	17.3mph at 13:18:27	1842 / 28.9mph
2022-01-29 08:18:40 AM EST to 2022-01-29 08:19:40 AM EST (60s)						49.8mph @ 13:17:50 (0.1s)	16.1mph @ 13:18:27 (1s)	42.0mph @ 13:17:50 (0.1s)	16.5mph @ 13:18:27 (1s)	39.7mph @ 13:18:00 (0.1s)		18.0mph @ 13:18:27 (1s)		
2022-01-29 08:17:40 AM EST to 2022-01-29 08:18:40 AM EST (60s)						43.7mph @ 13:17:50 (1s)	17.0mph @ 13:18:27 (1s)	42.0mph @ 13:17:50 (1s)	16.5mph @ 13:18:27 (1s)	39.1mph @ 13:18:01 (1s)		19.2mph @ 13:18:27 (1s)		
2022-01-29 08:16:40 AM EST to 2022-01-29 08:17:40 AM EST (60s)						39.7mph @ 13:18:18 (3s)	27.5mph @ 13:17:47 (60s)	37.4mph @ 13:18:02 (3s)	26.0mph @ 13:17:47 (60s)	36.9mph @ 13:18:02 (3s)		26.9mph @ 13:17:49 (60s)		
2022-01-29 08:15:40 AM EST to 2022-01-29 08:16:40 AM EST (60s)						29.5mph @ 13:18:20 (60s)	29.4mph @ 13:18:39 (300s)	28.2mph @ 13:18:23 (60s)	28.0mph @ 13:18:40 (300s)	29.1mph @ 13:18:24 (60s)		29.5mph @ 13:18:39 (300s)		
2022-01-29 08:17:50 AM EST	991.86mb	12.14V	25.4°F 97%	33.3°F	NNE (13°)	40.6mph at 13:16:46	16.4mph at 13:17:27	7698 / 28.3mph	42.5mph at 13:16:47	14.7mph at 13:17:33	1136 / 26.8mph	39.3mph at 13:16:47	21.1mph at 13:17:33	1762 / 27.7mph
2022-01-29 08:16:40 AM EST to 2022-01-29 08:17:40 AM EST (60s)						40.4mph @ 13:16:46 (0.1s)	19.1mph @ 13:17:27 (1s)	40.8mph @ 13:16:45 (0.1s)	16.7mph @ 13:17:33 (1s)	39.0mph @ 13:16:46 (0.1s)		21.6mph @ 13:17:24 (1s)		
2022-01-29 08:15:40 AM EST to 2022-01-29 08:16:40 AM EST (60s)						39.2mph @ 13:16:46 (1s)	21.1mph @ 13:17:27 (1s)	39.3mph @ 13:16:46 (1s)	19.6mph @ 13:17:33 (1s)	38.7mph @ 13:16:47 (1s)		21.9mph @ 13:17:26 (1s)		
2022-01-29 08:14:40 AM EST to 2022-01-29 08:15:40 AM EST (60s)						37.5mph @ 13:16:46 (3s)	28.0mph @ 13:17:35 (60s)	35.6mph @ 13:16:48 (3s)	26.6mph @ 13:17:35 (60s)	36.8mph @ 13:16:48 (3s)		27.7mph @ 13:17:40 (60s)		
2022-01-29 08:13:40 AM EST to 2022-01-29 08:14:40 AM EST (60s)						32.9mph @ 13:16:55 (60s)	29.5mph @ 13:17:04 (300s)	30.8mph @ 13:16:55 (60s)	28.3mph @ 13:17:05 (300s)	32.8mph @ 13:16:55 (60s)		29.8mph @ 13:17:29 (300s)		
2022-01-29 08:16:50 AM EST	991.56mb	12.15V	25.4°F 97%	33.3°F	N (9°)	54.4mph at 13:16:18	18.6mph at 13:15:40	8708 / 31.9mph	49.3mph at 13:16:18	15.4mph at 13:15:51	1269 / 29.8mph	45.6mph at 13:16:18	23.4mph at 13:16:12	2036 / 31.9mph
2022-01-29 08:15:40 AM EST to 2022-01-29 08:16:40 AM EST (60s)						54.0mph @ 13:16:18 (0.1s)	21.5mph @ 13:15:40 (1s)	50.3mph @ 13:16:18 (0.1s)	18.4mph @ 13:16:12 (1s)	45.5mph @ 13:16:19 (0.1s)		24.3mph @ 13:16:13 (1s)		
2022-01-29 08:14:40 AM EST to 2022-01-29 08:15:40 AM EST (60s)						47.9mph @ 13:16:19 (1s)	23.9mph @ 13:15:40 (1s)	45.7mph @ 13:16:19 (1s)	21.1mph @ 13:15:40 (1s)	43.8mph @ 13:16:19 (1s)		23.6mph @ 13:15:40 (1s)		
2022-01-29 08:13:40 AM EST to 2022-01-29 08:14:40 AM EST (60s)						42.0mph @ 13:16:20 (3s)	26.1mph @ 13:15:44 (60s)	40.4mph @ 13:16:20 (3s)	25.0mph @ 13:15:48 (60s)	40.5mph @ 13:16:29 (3s)		26.4mph @ 13:15:49 (60s)		
2022-01-29 08:12:40 AM EST to 2022-01-29 08:13:40 AM EST (60s)						31.9mph @ 13:16:38 (60s)	29.2mph @ 13:16:12 (300s)	29.8mph @ 13:16:38 (60s)	28.1mph @ 13:16:02 (300s)	31.9mph @ 13:16:39 (60s)		29.5mph @ 13:16:13 (300s)		

2022-01-29 08:15:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:14:40 AM EST to 2022-01-29 08:15:40 AM EST (60s)</b>	991.89mb	12.13V	25.4°F 97%	33.3°F	N (11°)	<b>45.2mph</b> at 13:15:09 <b>45.1mph</b> @ 13:15:09 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 13:14:41 (1s) <b>39.3mph</b> @ 13:14:42 (3s) <b>31.5mph</b> @ 13:14:49 (60s) <b>29.9mph</b> @ 13:14:41 (300s)	<b>13.2mph</b> at 13:15:34 <b>14.3mph</b> @ 13:15:35 (1s) <b>19.1mph</b> @ 13:15:35 (5s) <b>26.5mph</b> @ 13:15:31 (60s) <b>29.3mph</b> @ 13:15:07 (300s)	7330 / 26.9mph	<b>43.8mph</b> at 13:14:42 <b>49.0mph</b> @ 13:14:42 (NoQC) <b>43.7mph</b> @ 13:14:42 (0.1s) <b>39.5mph</b> @ 13:14:42 (1s) <b>36.9mph</b> @ 13:14:42 (3s) <b>30.4mph</b> @ 13:14:49 (60s) <b>28.8mph</b> @ 13:14:41 (300s)	<b>14.4mph</b> at 13:15:37 <b>16.4mph</b> @ 13:15:38 (1s) <b>17.9mph</b> @ 13:15:04 (3s) <b>25.4mph</b> @ 13:15:31 (60s) <b>28.2mph</b> @ 13:15:05 (300s)	1095 / 25.8mph	<b>39.4mph</b> at 13:15:20 <b>39.2mph</b> @ 13:15:20 (0.1s) <b>37.9mph</b> @ 13:15:20 (1s) <b>36.9mph</b> @ 13:14:43 (3s) <b>32.0mph</b> @ 13:14:49 (60s) <b>30.2mph</b> @ 13:14:41 (300s)	<b>18.8mph</b> at 13:15:03 <b>19.1mph</b> @ 13:15:04 (1s) <b>19.8mph</b> @ 13:15:05 (3s) <b>27.1mph</b> @ 13:15:31 (60s) <b>29.6mph</b> @ 13:15:06 (300s)	1731 / 27.2mph
2022-01-29 08:14:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:13:40 AM EST to 2022-01-29 08:14:40 AM EST (60s)</b>	992.04mb	12.15V	25.4°F 97%	33.4°F	N (9°)	<b>48.9mph</b> at 13:14:09 <b>48.6mph</b> @ 13:14:09 (0.1s) <b>45.3mph</b> @ 13:14:09 (1s) <b>42.8mph</b> @ 13:13:40 (3s) <b>33.9mph</b> @ 13:14:29 (60s) <b>30.3mph</b> @ 13:14:29 (300s)	<b>13.8mph</b> at 13:14:33 <b>14.3mph</b> @ 13:14:33 (1s) <b>16.8mph</b> @ 13:14:34 (3s) <b>30.2mph</b> @ 13:13:43 (60s) <b>29.7mph</b> @ 13:13:40 (300s)	8449 / 31.0mph	<b>49.5mph</b> at 13:14:09 <b>54.3mph</b> @ 13:14:09 (NoQC) <b>48.4mph</b> @ 13:14:09 (0.1s) <b>44.7mph</b> @ 13:14:09 (1s) <b>41.3mph</b> @ 13:13:40 (3s) <b>32.6mph</b> @ 13:14:30 (60s) <b>29.2mph</b> @ 13:14:30 (300s)	<b>12.4mph</b> at 13:14:34 <b>14.4mph</b> @ 13:14:34 (1s) <b>15.2mph</b> @ 13:14:34 (3s) <b>29.5mph</b> @ 13:13:44 (60s) <b>28.6mph</b> @ 13:13:40 (300s)	1272 / 29.9mph	<b>42.9mph</b> at 13:14:09 <b>42.7mph</b> @ 13:14:09 (0.1s) <b>41.6mph</b> @ 13:13:40 (1s) <b>42.8mph</b> @ 13:13:40 (3s) <b>34.0mph</b> @ 13:14:25 (60s) <b>30.6mph</b> @ 13:14:30 (300s)	<b>18.4mph</b> at 13:14:34 <b>19.1mph</b> @ 13:14:34 (1s) <b>21.0mph</b> @ 13:14:35 (3s) <b>30.6mph</b> @ 13:13:40 (60s) <b>29.9mph</b> @ 13:13:40 (300s)	2016 / 31.6mph
2022-01-29 08:13:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:12:40 AM EST to 2022-01-29 08:13:40 AM EST (60s)</b>	991.56mb	12.13V	25.4°F 97%	33.4°F	N (9°)	<b>51.1mph</b> at 13:13:26 <b>50.6mph</b> @ 13:13:26 (0.1s) <b>47.4mph</b> @ 13:13:37 (1s) <b>45.5mph</b> @ 13:13:39 (3s) <b>30.4mph</b> @ 13:13:39 (60s) <b>29.8mph</b> @ 13:13:09 (300s)	<b>16.2mph</b> at 13:12:47 <b>16.8mph</b> @ 13:12:48 (1s) <b>18.0mph</b> @ 13:12:48 (3s) <b>26.3mph</b> @ 13:13:04 (60s) <b>29.3mph</b> @ 13:13:25 (300s)	8306 / 30.5mph	<b>47.6mph</b> at 13:13:37 <b>55.6mph</b> @ 13:13:36 (NoQC) <b>50.1mph</b> @ 13:13:36 (0.1s) <b>47.4mph</b> @ 13:13:37 (1s) <b>44.6mph</b> @ 13:13:39 (3s) <b>29.6mph</b> @ 13:13:40 (60s) <b>28.6mph</b> @ 13:13:09 (300s)	<b>14.3mph</b> at 13:12:48 <b>15.7mph</b> @ 13:12:48 (1s) <b>19.0mph</b> @ 13:12:48 (3s) <b>25.9mph</b> @ 13:13:04 (60s) <b>28.2mph</b> @ 13:13:25 (300s)	1262 / 29.7mph	<b>46.8mph</b> at 13:13:36 <b>46.4mph</b> @ 13:13:36 (0.1s) <b>45.6mph</b> @ 13:13:37 (1s) <b>44.2mph</b> @ 13:13:38 (3s) <b>30.6mph</b> @ 13:13:40 (60s) <b>29.9mph</b> @ 13:13:40 (300s)	<b>19.6mph</b> at 13:12:48 <b>19.9mph</b> @ 13:12:48 (1s) <b>21.0mph</b> @ 13:12:49 (3s) <b>26.8mph</b> @ 13:13:05 (60s) <b>29.5mph</b> @ 13:12:40 (300s)	1955 / 30.7mph
2022-01-29 08:12:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:11:40 AM EST to 2022-01-29 08:12:40 AM EST (60s)</b>	991.97mb	12.14V	25.5°F 97%	33.4°F	N (9°)	<b>50.2mph</b> at 13:11:48 <b>49.9mph</b> @ 13:11:48 (0.1s) <b>47.0mph</b> @ 13:11:48 (1s) <b>39.5mph</b> @ 13:11:58 (3s) <b>31.2mph</b> @ 13:11:58 (60s) <b>29.9mph</b> @ 13:12:04 (300s)	<b>16.5mph</b> at 13:12:32 <b>17.6mph</b> @ 13:12:21 (1s) <b>19.4mph</b> @ 13:12:21 (3s) <b>28.6mph</b> @ 13:12:34 (60s) <b>29.2mph</b> @ 13:12:24 (300s)	7843 / 28.8mph	<b>48.2mph</b> at 13:11:48 <b>53.3mph</b> @ 13:11:48 (NoQC) <b>47.9mph</b> @ 13:11:48 (0.1s) <b>44.8mph</b> @ 13:11:48 (1s) <b>38.3mph</b> @ 13:12:00 (3s) <b>29.7mph</b> @ 13:12:04 (60s) <b>28.6mph</b> @ 13:12:05 (300s)	<b>14.3mph</b> at 13:12:09 <b>16.1mph</b> @ 13:12:09 (1s) <b>18.4mph</b> @ 13:12:10 (3s) <b>27.9mph</b> @ 13:11:46 (60s) <b>28.1mph</b> @ 13:12:24 (300s)	1194 / 28.1mph	<b>42.6mph</b> at 13:11:48 <b>42.2mph</b> @ 13:11:48 (0.1s) <b>41.1mph</b> @ 13:11:57 (1s) <b>38.6mph</b> @ 13:11:58 (3s) <b>31.3mph</b> @ 13:11:58 (60s) <b>29.9mph</b> @ 13:12:05 (300s)	<b>19.3mph</b> at 13:12:33 <b>19.8mph</b> @ 13:12:33 (1s) <b>20.9mph</b> @ 13:12:34 (3s) <b>29.1mph</b> @ 13:12:35 (60s) <b>29.4mph</b> @ 13:12:25 (300s)	1861 / 29.2mph
2022-01-29 08:11:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:10:40 AM EST to 2022-01-29 08:11:40 AM EST (60s)</b>	991.77mb	12.14V	25.5°F 97%	33.5°F	NNE (12°)	<b>53.1mph</b> at 13:10:59 <b>52.5mph</b> @ 13:10:59 (0.1s) <b>50.4mph</b> @ 13:10:59 (1s) <b>46.8mph</b> @ 13:11:01 (3s) <b>30.4mph</b> @ 13:11:26 (60s) <b>29.7mph</b> @ 13:11:26 (300s)	<b>16.4mph</b> at 13:11:15 <b>17.3mph</b> @ 13:11:15 (1s) <b>20.5mph</b> @ 13:11:16 (3s) <b>27.3mph</b> @ 13:10:58 (60s) <b>29.3mph</b> @ 13:11:06 (300s)	8151 / 29.9mph	<b>46.9mph</b> at 13:11:00 <b>54.5mph</b> @ 13:10:59 (NoQC) <b>49.5mph</b> @ 13:10:59 (0.1s) <b>47.1mph</b> @ 13:10:59 (1s) <b>43.9mph</b> @ 13:11:01 (3s) <b>28.8mph</b> @ 13:11:26 (60s) <b>28.4mph</b> @ 13:11:26 (300s)	<b>12.9mph</b> at 13:10:48 <b>15.8mph</b> @ 13:10:48 (1s) <b>20.4mph</b> @ 13:11:17 (3s) <b>26.1mph</b> @ 13:10:58 (60s) <b>28.1mph</b> @ 13:11:07 (300s)	1194 / 28.1mph	<b>44.9mph</b> at 13:10:59 <b>44.7mph</b> @ 13:10:59 (0.1s) <b>44.1mph</b> @ 13:11:00 (1s) <b>42.7mph</b> @ 13:11:01 (3s) <b>30.4mph</b> @ 13:11:26 (60s) <b>29.8mph</b> @ 13:10:44 (300s)	<b>20.5mph</b> at 13:11:17 <b>21.2mph</b> @ 13:11:17 (1s) <b>22.7mph</b> @ 13:11:17 (3s) <b>27.6mph</b> @ 13:10:58 (60s) <b>29.5mph</b> @ 13:11:07 (300s)	1900 / 29.8mph

2022-01-29 08:10:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:09:40 AM EST to 2022-01-29 08:10:40 AM EST (60s)</b>	991.99mb	12.14V	25.5°F 97%	33.5°F	N (11°)	<b>52.8mph</b> at 13:09:41 <b>52.3mph</b> @ 13:09:41 (0.1s) <b>49.1mph</b> @ 13:09:43 (1s) <b>46.2mph</b> @ 13:09:44 (3s) <b>32.9mph</b> @ 13:10:09 (60s) <b>29.8mph</b> @ 13:10:02 (300s)	<b>14.8mph</b> at 13:10:11 <b>15.2mph</b> @ 13:10:12 (1s) <b>19.4mph</b> @ 13:10:13 (5s) <b>29.3mph</b> @ 13:10:39 (60s) <b>29.4mph</b> @ 13:09:40 (300s)	8004 / 29.4mph	<b>50.2mph</b> at 13:09:42 <b>55.0mph</b> @ 13:09:41 (NoQC) <b>49.6mph</b> @ 13:09:41 (1s) <b>45.0mph</b> @ 13:09:44 (3s) <b>43.0mph</b> @ 13:09:44 (3s) <b>31.6mph</b> @ 13:10:10 (60s) <b>28.6mph</b> @ 13:10:03 (300s)	<b>14.1mph</b> at 13:10:15 <b>15.8mph</b> @ 13:10:12 (1s) <b>18.3mph</b> @ 13:10:13 (3s) <b>28.2mph</b> @ 13:10:40 (60s) <b>28.2mph</b> @ 13:10:23 (300s)	1201 / 28.3mph	<b>46.6mph</b> at 13:09:43 <b>46.3mph</b> @ 13:09:43 (0.1s) <b>44.7mph</b> @ 13:09:44 (1s) <b>43.5mph</b> @ 13:09:44 (3s) <b>32.8mph</b> @ 13:10:10 (60s) <b>30.0mph</b> @ 13:10:03 (300s)	<b>20.2mph</b> at 13:10:12 <b>20.7mph</b> @ 13:10:12 (1s) <b>21.9mph</b> @ 13:10:13 (3s) <b>29.6mph</b> @ 13:10:39 (60s) <b>29.5mph</b> @ 13:10:24 (300s)	1888 / 29.7mph
2022-01-29 08:09:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:08:40 AM EST to 2022-01-29 08:09:40 AM EST (60s)</b>	991.91mb	12.14V	25.5°F 97%	33.5°F	N (10°)	<b>53.8mph</b> at 13:09:25 <b>53.4mph</b> @ 13:09:25 (0.1s) <b>49.7mph</b> @ 13:09:26 (1s) <b>43.6mph</b> @ 13:09:27 (3s) <b>30.4mph</b> @ 13:09:18 (60s) <b>29.5mph</b> @ 13:09:34 (300s)	<b>12.5mph</b> at 13:08:46 <b>13.2mph</b> @ 13:08:46 (1s) <b>14.0mph</b> @ 13:08:47 (3s) <b>28.6mph</b> @ 13:08:47 (60s) <b>29.0mph</b> @ 13:09:10 (300s)	8180 / 30.0mph	<b>52.9mph</b> at 13:09:26 <b>56.1mph</b> @ 13:09:26 (NoQC) <b>50.4mph</b> @ 13:09:25 (0.1s) <b>48.2mph</b> @ 13:09:26 (3s) <b>42.9mph</b> @ 13:09:27 (3s) <b>28.9mph</b> @ 13:09:39 (60s) <b>28.4mph</b> @ 13:09:33 (300s)	<b>11.0mph</b> at 13:08:44 <b>12.3mph</b> @ 13:08:45 (1s) <b>14.1mph</b> @ 13:08:47 (3s) <b>27.4mph</b> @ 13:09:24 (60s) <b>27.8mph</b> @ 13:09:10 (300s)	1226 / 28.8mph	<b>46.2mph</b> at 13:09:26 <b>46.0mph</b> @ 13:09:26 (0.1s) <b>45.0mph</b> @ 13:09:26 (1s) <b>41.5mph</b> @ 13:09:27 (3s) <b>30.3mph</b> @ 13:08:19 (60s) <b>29.6mph</b> @ 13:09:35 (300s)	<b>15.8mph</b> at 13:08:46 <b>16.1mph</b> @ 13:08:47 (1s) <b>16.8mph</b> @ 13:08:47 (3s) <b>28.4mph</b> @ 13:08:48 (60s) <b>29.2mph</b> @ 13:08:50 (300s)	1927 / 30.2mph
2022-01-29 08:08:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:07:40 AM EST to 2022-01-29 08:08:40 AM EST (60s)</b>	991.96mb	12.15V	25.6°F 97%	33.5°F	NNE (15°)	<b>54.3mph</b> at 13:08:22 <b>54.0mph</b> @ 13:08:22 (0.1s) <b>50.2mph</b> @ 13:08:22 (1s) <b>45.1mph</b> @ 13:08:23 (3s) <b>29.6mph</b> @ 13:07:40 (60s) <b>29.1mph</b> @ 13:08:39 (300s)	<b>15.2mph</b> at 13:07:42 <b>17.9mph</b> @ 13:07:53 (1s) <b>19.2mph</b> @ 13:07:51 (3s) <b>25.7mph</b> @ 13:08:18 (60s) <b>28.5mph</b> @ 13:08:02 (300s)	7902 / 29.0mph	<b>51.9mph</b> at 13:08:22 <b>58.2mph</b> @ 13:08:22 (NoQC) <b>53.3mph</b> @ 13:08:22 (0.1s) <b>48.7mph</b> @ 13:08:22 (1s) <b>42.5mph</b> @ 13:08:23 (3s) <b>28.6mph</b> @ 13:07:44 (60s) <b>28.0mph</b> @ 13:08:39 (300s)	<b>12.8mph</b> at 13:07:49 <b>15.0mph</b> @ 13:07:50 (1s) <b>17.3mph</b> @ 13:07:51 (3s) <b>24.9mph</b> @ 13:08:19 (60s) <b>27.4mph</b> @ 13:08:02 (300s)	1184 / 27.9mph	<b>48.0mph</b> at 13:08:22 <b>47.7mph</b> @ 13:08:22 (0.1s) <b>46.1mph</b> @ 13:08:23 (1s) <b>42.7mph</b> @ 13:08:23 (3s) <b>29.7mph</b> @ 13:07:40 (60s) <b>29.3mph</b> @ 13:08:39 (300s)	<b>18.6mph</b> at 13:07:53 <b>19.3mph</b> @ 13:07:53 (1s) <b>19.9mph</b> @ 13:07:53 (3s) <b>25.9mph</b> @ 13:08:19 (60s) <b>28.9mph</b> @ 13:08:19 (300s)	1824 / 28.7mph
2022-01-29 08:07:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:06:40 AM EST to 2022-01-29 08:07:40 AM EST (60s)</b>	992.01mb	12.14V	25.6°F 97%	33.5°F	NNE (12°)	<b>47.4mph</b> at 13:07:07 <b>47.2mph</b> @ 13:07:07 (0.1s) <b>45.8mph</b> @ 13:07:08 (1s) <b>44.5mph</b> @ 13:07:10 (3s) <b>31.4mph</b> @ 13:07:24 (60s) <b>29.6mph</b> @ 13:07:11 (300s)	<b>17.5mph</b> at 13:07:32 <b>18.1mph</b> @ 13:07:32 (1s) <b>19.5mph</b> @ 13:07:33 (3s) <b>28.0mph</b> @ 13:07:05 (60s) <b>28.8mph</b> @ 13:07:39 (300s)	8086 / 29.7mph	<b>47.9mph</b> at 13:07:08 <b>50.4mph</b> @ 13:07:07 (NoQC) <b>45.0mph</b> @ 13:07:07 (0.1s) <b>42.6mph</b> @ 13:07:08 (1s) <b>39.3mph</b> @ 13:07:10 (3s) <b>30.4mph</b> @ 13:07:25 (60s) <b>28.4mph</b> @ 13:07:11 (300s)	<b>12.4mph</b> at 13:06:43 <b>15.7mph</b> @ 13:06:44 (1s) <b>18.4mph</b> @ 13:07:38 (3s) <b>27.3mph</b> @ 13:07:05 (60s) <b>27.7mph</b> @ 13:07:39 (300s)	1211 / 28.5mph	<b>44.6mph</b> at 13:07:09 <b>44.3mph</b> @ 13:07:09 (0.1s) <b>42.4mph</b> @ 13:07:10 (1s) <b>41.1mph</b> @ 13:07:11 (3s) <b>31.6mph</b> @ 13:07:25 (60s) <b>30.0mph</b> @ 13:07:11 (300s)	<b>19.6mph</b> at 13:07:32 <b>20.2mph</b> @ 13:07:38 (1s) <b>20.8mph</b> @ 13:07:38 (3s) <b>28.9mph</b> @ 13:07:05 (60s) <b>29.3mph</b> @ 13:07:40 (300s)	1895 / 29.8mph
2022-01-29 08:06:50 AM EST  <b>2022-01-29 08:05:40 AM EST to 2022-01-29 08:06:40 AM EST (60s)</b>	991.69mb	12.15V	25.6°F 97%	33.5°F	N (7°)	<b>49.6mph</b> at 13:06:01 <b>49.5mph</b> @ 13:06:01 (0.1s) <b>46.7mph</b> @ 13:06:02 (1s) <b>44.1mph</b> @ 13:06:03 (3s) <b>30.8mph</b> @ 13:06:07 (60s) <b>29.3mph</b> @ 13:06:39 (300s)	<b>13.1mph</b> at 13:06:19 <b>14.6mph</b> @ 13:06:19 (1s) <b>16.2mph</b> @ 13:06:19 (3s) <b>28.4mph</b> @ 13:05:40 (60s) <b>28.5mph</b> @ 13:05:44 (300s)	8169 / 30.0mph	<b>49.7mph</b> at 13:06:01 <b>55.4mph</b> @ 13:06:01 (NoQC) <b>50.0mph</b> @ 13:06:01 (0.1s) <b>45.5mph</b> @ 13:06:02 (1s) <b>41.5mph</b> @ 13:06:03 (3s) <b>28.9mph</b> @ 13:06:07 (60s) <b>28.1mph</b> @ 13:06:40 (300s)	<b>12.2mph</b> at 13:06:19 <b>14.7mph</b> @ 13:06:19 (1s) <b>19.1mph</b> @ 13:06:19 (3s) <b>27.1mph</b> @ 13:05:45 (60s) <b>27.4mph</b> @ 13:05:45 (300s)	1228 / 28.9mph	<b>45.1mph</b> at 13:06:01 <b>44.8mph</b> @ 13:06:01 (0.1s) <b>43.9mph</b> @ 13:06:02 (1s) <b>42.1mph</b> @ 13:06:03 (3s) <b>30.6mph</b> @ 13:06:07 (60s) <b>29.7mph</b> @ 13:06:39 (300s)	<b>20.0mph</b> at 13:06:19 <b>20.5mph</b> @ 13:06:19 (1s) <b>21.8mph</b> @ 13:06:20 (3s) <b>28.5mph</b> @ 13:05:45 (60s) <b>28.8mph</b> @ 13:05:44 (300s)	1950 / 30.6mph

2022-01-29 08:05:50 AM EST	991.86mb	12.14V	25.6°F 97%	33.6°F	N (7°)	45.4mph at 13:05:12	14.0mph at 13:05:36	43.9mph at 13:05:29	11.6mph at 13:05:35	38.7mph at 13:05:12	17.5mph at 13:05:27	1837 / 28.9mph
2022-01-29 08:04:40 AM EST to 2022-01-29 08:05:40 AM EST (60s)						44.5mph @ 13:05:12 (0.1s)	14.8mph @ 13:05:36 (1s)	46.4mph @ 13:05:28 (NoQC)	12.8mph @ 13:05:36 (1s)	38.5mph @ 13:05:12 (0.1s)	18.0mph @ 13:05:27 (1s)	
						41.4mph @ 13:05:29 (1s)	17.2mph @ 13:05:27 (1s)	41.7mph @ 13:05:28 (1s)	15.7mph @ 13:05:27 (3s)	36.8mph @ 13:05:13 (1s)	19.4mph @ 13:05:27 (1s)	
						35.4mph @ 13:04:59 (3s)	28.5mph @ 13:04:40 (60s)	40.8mph @ 13:05:29 (1s)	27.2mph @ 13:04:40 (60s)	34.3mph @ 13:05:06 (3s)	28.8mph @ 13:05:39 (60s)	
						30.6mph @ 13:05:23 (60s)	27.9mph @ 13:04:48 (300s)	34.6mph @ 13:04:40 (3s)	26.8mph @ 13:04:48 (300s)	30.8mph @ 13:05:23 (60s)	28.3mph @ 13:04:48 (300s)	
2022-01-29 08:04:50 AM EST	991.52mb	12.15V	25.7°F 97%	33.6°F	NNE (13°)	46.3mph at 13:04:31	17.0mph at 13:03:41	45.5mph at 13:04:34	13.3mph at 13:03:44	39.2mph at 13:04:35	22.3mph at 13:04:12	1837 / 28.9mph
2022-01-29 08:03:40 AM EST to 2022-01-29 08:04:40 AM EST (60s)						45.7mph @ 13:04:31 (0.1s)	18.8mph @ 13:03:41 (1s)	47.6mph @ 13:04:34 (NoQC)	16.7mph @ 13:03:45 (1s)	38.9mph @ 13:04:35 (0.1s)	22.6mph @ 13:04:12 (1s)	
						42.0mph @ 13:04:35 (1s)	21.6mph @ 13:04:13 (3s)	42.7mph @ 13:04:34 (0.1s)	19.1mph @ 13:04:14 (3s)	38.3mph @ 13:04:35 (1s)	23.1mph @ 13:04:14 (3s)	
						38.8mph @ 13:04:36 (3s)	26.8mph @ 13:04:18 (60s)	41.1mph @ 13:04:34 (1s)	25.7mph @ 13:04:31 (60s)	37.0mph @ 13:04:36 (3s)	27.6mph @ 13:04:19 (60s)	
						28.5mph @ 13:04:39 (60s)	28.1mph @ 13:04:22 (300s)	38.7mph @ 13:04:36 (3s)	27.0mph @ 13:04:40 (300s)	28.8mph @ 13:04:39 (60s)	28.5mph @ 13:04:39 (300s)	
2022-01-29 08:03:50 AM EST	991.59mb	12.13V	25.7°F 97%	33.6°F	N (8°)	49.4mph at 13:03:14	14.8mph at 13:03:07	46.0mph at 13:02:40	11.9mph at 13:03:06	44.4mph at 13:03:15	19.9mph at 13:03:22	1802 / 28.3mph
2022-01-29 08:02:40 AM EST to 2022-01-29 08:03:40 AM EST (60s)						48.6mph @ 13:03:14 (0.1s)	16.3mph @ 13:03:20 (1s)	50.6mph @ 13:03:30 (NoQC)	14.5mph @ 13:03:07 (1s)	44.2mph @ 13:03:15 (0.1s)	20.6mph @ 13:03:22 (1s)	
						43.7mph @ 13:03:30 (1s)	17.7mph @ 13:03:22 (3s)	45.4mph @ 13:03:30 (0.1s)	17.4mph @ 13:03:22 (3s)	42.1mph @ 13:03:15 (1s)	21.4mph @ 13:03:23 (3s)	
						40.5mph @ 13:02:40 (3s)	27.5mph @ 13:03:39 (60s)	43.1mph @ 13:03:30 (1s)	26.5mph @ 13:03:39 (60s)	39.8mph @ 13:02:41 (3s)	28.3mph @ 13:03:39 (60s)	
						32.8mph @ 13:02:46 (60s)	28.1mph @ 13:02:47 (300s)	40.3mph @ 13:02:40 (3s)	26.9mph @ 13:02:40 (300s)	32.8mph @ 13:03:00 (60s)	28.3mph @ 13:02:40 (300s)	
2022-01-29 08:02:50 AM EST	991.68mb	12.14V	25.7°F 97%	33.6°F	NNE (15°)	51.1mph at 13:02:12	14.4mph at 13:02:30	50.0mph at 13:02:12	11.1mph at 13:02:30	45.1mph at 13:02:13	20.1mph at 13:01:45	2024 / 31.7mph
2022-01-29 08:01:40 AM EST to 2022-01-29 08:02:40 AM EST (60s)						50.4mph @ 13:02:12 (0.1s)	16.4mph @ 13:02:30 (1s)	55.7mph @ 13:02:12 (NoQC)	13.5mph @ 13:02:30 (1s)	44.8mph @ 13:02:13 (0.1s)	21.0mph @ 13:01:45 (1s)	
						47.7mph @ 13:02:13 (1s)	20.9mph @ 13:01:46 (3s)	50.7mph @ 13:02:12 (0.1s)	18.2mph @ 13:01:40 (3s)	44.2mph @ 13:02:13 (1s)	22.0mph @ 13:01:43 (3s)	
						45.5mph @ 13:02:14 (3s)	25.7mph @ 13:01:45 (60s)	47.5mph @ 13:02:12 (1s)	24.8mph @ 13:01:46 (60s)	41.9mph @ 13:02:15 (3s)	26.2mph @ 13:01:46 (60s)	
						32.0mph @ 13:02:40 (60s)	27.1mph @ 13:02:00 (300s)	44.4mph @ 13:02:14 (3s)	25.9mph @ 13:01:57 (300s)	31.7mph @ 13:02:39 (60s)	27.3mph @ 13:01:56 (300s)	
2022-01-29 08:01:50 AM EST	991.82mb	12.15V	25.7°F 97%	33.6°F	N (11°)	42.5mph at 13:01:01	13.4mph at 13:00:46	41.6mph at 13:01:01	12.0mph at 13:00:46	38.1mph at 13:01:01	18.8mph at 13:00:50	1695 / 26.7mph
2022-01-29 08:00:40 AM EST to 2022-01-29 08:01:40 AM EST (60s)						42.1mph @ 13:01:01 (0.1s)	14.8mph @ 13:00:46 (1s)	45.3mph @ 13:01:01 (NoQC)	14.6mph @ 13:00:46 (1s)	37.8mph @ 13:01:01 (0.1s)	19.4mph @ 13:00:50 (1s)	
						40.7mph @ 13:01:02 (1s)	17.5mph @ 13:00:48 (3s)	40.6mph @ 13:01:01 (0.1s)	16.8mph @ 13:00:48 (3s)	37.2mph @ 13:01:02 (1s)	19.9mph @ 13:00:50 (3s)	
						36.7mph @ 13:01:03 (3s)	24.7mph @ 13:00:50 (60s)	39.9mph @ 13:01:02 (1s)	23.5mph @ 13:00:50 (60s)	34.5mph @ 13:01:03 (3s)	25.4mph @ 13:00:50 (60s)	
						27.3mph @ 13:01:24 (60s)	27.3mph @ 13:01:39 (300s)	35.3mph @ 13:01:03 (3s)	26.3mph @ 13:01:34 (60s)	27.7mph @ 13:01:26 (60s)	27.6mph @ 13:01:40 (300s)	

2022-01-29 08:00:50 AM EST	991.79mb	12.14V	25.7°F 97%	33.6°F	N (7°)	48.2mph at 12:59:40	13.0mph at 13:00:10	46.0mph at 12:59:40	12.6mph at 13:00:00	46.6mph at 12:59:40	17.8mph at 13:00:10	1720 / 27.1mph
2022-01-29 07:59:40 AM EST to 2022-01-29 08:00:40 AM EST (60s)						48.2mph @ 12:59:40 (0.1s)	14.1mph @ 13:00:10 (1s)	51.7mph @ 12:59:40 (NoQC)	14.5mph @ 13:00:01 (1s)	46.3mph @ 12:59:40 (0.1s)	18.3mph @ 13:00:10 (1s)	
						48.6mph @ 12:59:40 (1s)	15.7mph @ 13:00:10 (1s)	46.6mph @ 12:59:40 (0.1s)	15.7mph @ 13:00:01 (1s)	45.1mph @ 12:59:40 (1s)	19.3mph @ 13:00:11 (1s)	
						44.0mph @ 12:59:40 (3s)	26.7mph @ 13:00:10 (1s)	47.7mph @ 12:59:40 (1s)	25.3mph @ 13:00:39 (60s)	41.6mph @ 12:59:40 (3s)	27.0mph @ 13:00:39 (3s)	
						32.2mph @ 12:59:53 (60s)	28.5mph @ 13:00:34 (300s)	42.3mph @ 12:59:40 (3s)	27.2mph @ 13:00:34 (300s)	41.6mph @ 12:59:48 (60s)	28.6mph @ 13:00:35 (300s)	
2022-01-29 07:59:50 AM EST	991.21mb	12.14V	25.7°F 97%	33.6°F	N (10°)	52.7mph at 12:59:35	17.8mph at 12:59:05	53.6mph at 12:59:35	16.2mph at 12:58:42	46.5mph at 12:59:39	23.8mph at 12:59:05	2002 / 31.4mph
2022-01-29 07:58:40 AM EST to 2022-01-29 07:59:40 AM EST (60s)						52.4mph @ 12:59:35 (0.1s)	20.0mph @ 12:59:05 (1s)	57.9mph @ 12:59:35 (NoQC)	20.0mph @ 12:58:51 (1s)	46.4mph @ 12:59:39 (0.1s)	24.2mph @ 12:58:53 (1s)	
						47.7mph @ 12:59:39 (1s)	21.8mph @ 12:58:53 (1s)	52.7mph @ 12:59:35 (0.1s)	21.2mph @ 12:59:05 (1s)	43.5mph @ 12:59:39 (1s)	24.6mph @ 12:58:53 (1s)	
						43.9mph @ 12:59:39 (3s)	24.6mph @ 12:58:46 (60s)	47.3mph @ 12:59:35 (1s)	23.1mph @ 12:58:40 (60s)	41.3mph @ 12:59:39 (1s)	24.9mph @ 12:58:40 (60s)	
						31.1mph @ 12:59:39 (60s)	29.0mph @ 12:58:53 (300s)	42.6mph @ 12:59:37 (3s)	27.6mph @ 12:58:54 (300s)	31.4mph @ 12:59:39 (60s)	29.1mph @ 12:58:56 (300s)	
2022-01-29 07:58:50 AM EST	991.81mb	12.15V	25.6°F 97%	33.6°F	NNE (12°)	42.3mph at 12:58:14	12.2mph at 12:57:50	39.9mph at 12:58:13	10.3mph at 12:58:03	35.5mph at 12:58:15	13.8mph at 12:58:04	1580 / 24.9mph
2022-01-29 07:57:40 AM EST to 2022-01-29 07:58:40 AM EST (60s)						42.2mph @ 12:58:14 (0.1s)	13.4mph @ 12:58:04 (1s)	45.9mph @ 12:58:13 (NoQC)	11.8mph @ 12:58:03 (1s)	34.9mph @ 12:58:15 (1s)	14.8mph @ 12:58:04 (1s)	
						38.6mph @ 12:58:15 (1s)	14.3mph @ 12:58:04 (1s)	40.8mph @ 12:58:13 (0.1s)	13.3mph @ 12:58:04 (1s)	34.0mph @ 12:58:16 (1s)	14.8mph @ 12:58:04 (1s)	
						36.4mph @ 12:58:15 (3s)	24.2mph @ 12:58:12 (60s)	36.2mph @ 12:58:15 (1s)	22.9mph @ 12:58:38 (60s)	28.0mph @ 12:57:47 (60s)	24.7mph @ 12:58:12 (60s)	
						28.3mph @ 12:57:45 (60s)	29.0mph @ 12:58:22 (300s)	34.7mph @ 12:58:15 (3s)	27.7mph @ 12:58:25 (300s)	30.3mph @ 12:57:40 (300s)	29.1mph @ 12:58:24 (300s)	
2022-01-29 07:57:50 AM EST	991.69mb	12.13V	25.7°F 97%	33.6°F	N (10°)	44.5mph at 12:56:51	16.7mph at 12:57:28	40.0mph at 12:56:52	13.3mph at 12:57:08	37.6mph at 12:56:51	19.9mph at 12:57:28	1777 / 27.9mph
2022-01-29 07:56:40 AM EST to 2022-01-29 07:57:40 AM EST (60s)						44.3mph @ 12:56:51 (0.1s)	17.6mph @ 12:57:28 (1s)	45.5mph @ 12:56:51 (NoQC)	15.5mph @ 12:57:08 (1s)	36.9mph @ 12:56:52 (1s)	21.0mph @ 12:57:29 (1s)	
						42.0mph @ 12:56:51 (1s)	20.3mph @ 12:57:28 (1s)	40.8mph @ 12:56:51 (0.1s)	19.5mph @ 12:57:09 (1s)	35.9mph @ 12:56:54 (1s)	22.1mph @ 12:57:09 (1s)	
						38.9mph @ 12:56:53 (3s)	28.0mph @ 12:57:39 (60s)	39.4mph @ 12:56:51 (0.1s)	26.9mph @ 12:57:40 (60s)	32.3mph @ 12:56:41 (60s)	27.9mph @ 12:57:39 (60s)	
						32.8mph @ 12:56:40 (60s)	29.6mph @ 12:56:45 (300s)	36.7mph @ 12:56:53 (3s)	28.2mph @ 12:56:47 (300s)	30.3mph @ 12:57:39 (300s)	29.8mph @ 12:56:40 (300s)	
2022-01-29 07:56:50 AM EST	991.46mb	12.15V	25.7°F 97%	33.7°F	N (11°)	49.5mph at 12:56:34	15.9mph at 12:56:21	46.1mph at 12:56:35	13.0mph at 12:56:21	43.9mph at 12:56:26	19.8mph at 12:56:22	2054 / 32.2mph
2022-01-29 07:55:40 AM EST to 2022-01-29 07:56:40 AM EST (60s)						49.2mph @ 12:56:34 (0.1s)	18.0mph @ 12:56:21 (1s)	52.1mph @ 12:56:26 (NoQC)	15.4mph @ 12:56:22 (1s)	43.7mph @ 12:56:26 (0.1s)	20.5mph @ 12:56:23 (1s)	
						45.7mph @ 12:56:35 (1s)	19.5mph @ 12:56:23 (1s)	46.7mph @ 12:56:26 (0.1s)	17.2mph @ 12:56:23 (1s)	42.3mph @ 12:56:26 (1s)	23.4mph @ 12:56:23 (1s)	
						42.1mph @ 12:56:36 (3s)	30.6mph @ 12:56:23 (60s)	44.5mph @ 12:56:04 (1s)	29.0mph @ 12:56:23 (60s)	39.7mph @ 12:56:36 (3s)	30.9mph @ 12:56:23 (60s)	
						33.4mph @ 12:56:07 (60s)	29.3mph @ 12:55:40 (300s)	40.9mph @ 12:56:35 (3s)	27.9mph @ 12:55:40 (300s)	33.3mph @ 12:56:07 (60s)	29.6mph @ 12:55:40 (300s)	

2022-01-29 07:55:50 AM EST	991.74mb	12.14V	25.7°F 97%	33.6°F	N (9°)	57.2mph at 12:55:14	19.0mph at 12:55:25	8751 / 32.1mph	53.2mph at 12:55:14	14.4mph at 12:54:51	1312 / 30.8mph	48.0mph at 12:54:58	23.0mph at 12:54:46
2022-01-29 07:54:39 AM EST to 2022-01-29 07:55:39 AM EST (60s)						56.6mph @ 12:55:14 (0.1s)	20.8mph @ 12:55:26 (1s)		59.1mph @ 12:54:57 (NoQC)			47.8mph @ 12:54:58 (0.1s)	23.4mph @ 12:54:47 (1s)
2022-01-29 07:53:39 AM EST to 2022-01-29 07:54:39 AM EST (60s)						52.9mph @ 12:55:14 (1s)	23.6mph @ 12:55:27 (3s)		53.4mph @ 12:54:57 (1s)			46.9mph @ 12:54:58 (1s)	24.3mph @ 12:54:47 (1s)
2022-01-29 07:52:39 AM EST to 2022-01-29 07:53:39 AM EST (60s)						46.8mph @ 12:55:16 (3s)	27.4mph @ 12:54:52 (60s)		48.9mph @ 12:54:58 (1s)			43.4mph @ 12:54:59 (3s)	27.9mph @ 12:54:53 (3s)
2022-01-29 07:51:39 AM EST to 2022-01-29 07:52:39 AM EST (60s)						32.6mph @ 12:55:30 (60s)	28.3mph @ 12:54:52 (300s)		44.3mph @ 12:54:59 (3s)			32.6mph @ 12:54:59 (60s)	28.5mph @ 12:54:53 (300s)
2022-01-29 07:55:39 AM EST (60s)	29.4mph @ 12:55:32 (300s)		31.6mph @ 12:55:31 (60s)	26.9mph @ 12:54:52 (300s)	29.7mph @ 12:55:35 (300s)								
2022-01-29 07:54:50 AM EST	991.64mb	12.13V	25.8°F 97%	33.7°F	NNE (13°)	50.6mph at 12:53:58	13.6mph at 12:54:11	7790 / 28.6mph	42.3mph at 12:53:52	12.5mph at 12:54:11	1156 / 27.2mph	41.2mph at 12:53:59	18.0mph at 12:54:29
2022-01-29 07:53:39 AM EST to 2022-01-29 07:54:39 AM EST (60s)						49.8mph @ 12:53:58 (0.1s)	14.6mph @ 12:54:26 (1s)		49.2mph @ 12:54:05 (NoQC)			40.8mph @ 12:53:59 (0.1s)	18.3mph @ 12:54:29 (1s)
2022-01-29 07:52:39 AM EST to 2022-01-29 07:53:39 AM EST (60s)						43.4mph @ 12:53:59 (1s)	15.8mph @ 12:54:28 (3s)		42.5mph @ 12:54:06 (0.1s)			39.6mph @ 12:53:50 (1s)	19.2mph @ 12:54:29 (3s)
2022-01-29 07:51:39 AM EST to 2022-01-29 07:52:39 AM EST (60s)						39.9mph @ 12:53:51 (3s)	27.8mph @ 12:54:21 (60s)		42.5mph @ 12:54:06 (0.1s)			38.1mph @ 12:53:50 (3s)	28.3mph @ 12:54:22 (60s)
2022-01-29 07:50:39 AM EST to 2022-01-29 07:51:39 AM EST (60s)						29.8mph @ 12:53:59 (60s)	28.1mph @ 12:53:44 (300s)		38.2mph @ 12:53:50 (3s)			29.9mph @ 12:54:08 (60s)	28.2mph @ 12:53:45 (300s)
2022-01-29 07:54:39 AM EST (60s)	28.6mph @ 12:54:13 (300s)		28.1mph @ 12:54:00 (60s)	26.8mph @ 12:53:43 (300s)	28.8mph @ 12:54:25 (300s)								
2022-01-29 07:53:50 AM EST	991.62mb	12.14V	25.8°F 97%	33.7°F	N (7°)	48.6mph at 12:52:47	14.1mph at 12:53:27	7985 / 29.3mph	44.9mph at 12:53:36	12.1mph at 12:53:25	1187 / 27.9mph	43.7mph at 12:52:47	17.8mph at 12:53:27
2022-01-29 07:52:39 AM EST to 2022-01-29 07:53:39 AM EST (60s)						48.4mph @ 12:52:47 (0.1s)	15.3mph @ 12:53:27 (1s)		49.7mph @ 12:52:47 (NoQC)			43.5mph @ 12:52:48 (0.1s)	18.2mph @ 12:53:26 (1s)
2022-01-29 07:51:39 AM EST to 2022-01-29 07:52:39 AM EST (60s)						44.5mph @ 12:52:48 (1s)	16.9mph @ 12:53:26 (3s)		44.8mph @ 12:52:47 (0.1s)			42.0mph @ 12:52:48 (1s)	18.5mph @ 12:53:28 (3s)
2022-01-29 07:50:39 AM EST to 2022-01-29 07:51:39 AM EST (60s)						36.8mph @ 12:52:48 (3s)	25.3mph @ 12:52:40 (60s)		41.8mph @ 12:52:47 (1s)			37.9mph @ 12:52:49 (3s)	25.5mph @ 12:52:40 (60s)
2022-01-29 07:49:39 AM EST to 2022-01-29 07:50:39 AM EST (60s)						29.8mph @ 12:53:22 (60s)	28.0mph @ 12:52:39 (300s)		36.8mph @ 12:53:21 (3s)			30.1mph @ 12:53:23 (60s)	27.9mph @ 12:52:39 (300s)
2022-01-29 07:53:39 AM EST (60s)	29.3mph @ 12:53:21 (300s)		28.3mph @ 12:53:22 (60s)	26.8mph @ 12:52:39 (300s)	29.3mph @ 12:53:22 (300s)								
2022-01-29 07:52:50 AM EST	992.19mb	12.13V	25.8°F 97%	33.7°F	NNE (13°)	40.9mph at 12:52:28	13.5mph at 12:52:26	6924 / 25.5mph	36.0mph at 12:51:57	10.1mph at 12:52:25	1018 / 24.0mph	33.2mph at 12:51:39	16.9mph at 12:52:26
2022-01-29 07:51:39 AM EST to 2022-01-29 07:52:39 AM EST (60s)						40.5mph @ 12:52:28 (0.1s)	14.4mph @ 12:52:26 (1s)		39.5mph @ 12:52:28 (NoQC)			32.7mph @ 12:51:39 (1s)	17.4mph @ 12:52:26 (1s)
2022-01-29 07:50:39 AM EST to 2022-01-29 07:51:39 AM EST (60s)						37.4mph @ 12:52:29 (1s)	17.6mph @ 12:52:26 (3s)		35.4mph @ 12:52:28 (0.1s)			32.2mph @ 12:51:40 (3s)	19.4mph @ 12:52:27 (3s)
2022-01-29 07:49:39 AM EST to 2022-01-29 07:50:39 AM EST (60s)						33.5mph @ 12:51:39 (3s)	25.4mph @ 12:52:34 (60s)		33.6mph @ 12:52:29 (1s)			31.7mph @ 12:51:48 (60s)	25.6mph @ 12:52:38 (60s)
2022-01-29 07:48:39 AM EST to 2022-01-29 07:49:39 AM EST (60s)						32.0mph @ 12:51:47 (60s)	27.6mph @ 12:51:43 (300s)		31.9mph @ 12:51:40 (3s)			27.9mph @ 12:52:38 (60s)	27.7mph @ 12:51:43 (300s)
2022-01-29 07:52:39 AM EST (60s)	28.0mph @ 12:52:38 (300s)		30.2mph @ 12:51:45 (60s)	26.5mph @ 12:51:43 (300s)	29.3mph @ 12:52:38 (300s)								
2022-01-29 07:51:50 AM EST	991.68mb	12.14V	25.8°F 97%	33.7°F	N (10°)	51.1mph at 12:51:27	14.1mph at 12:50:43	8533 / 31.3mph	48.3mph at 12:51:28	16.4mph at 12:50:43	1271 / 29.9mph	46.0mph at 12:51:27	18.8mph at 12:50:43
2022-01-29 07:50:39 AM EST to 2022-01-29 07:51:39 AM EST (60s)						50.8mph @ 12:51:27 (0.1s)	15.7mph @ 12:50:44 (1s)		54.7mph @ 12:51:27 (NoQC)			45.5mph @ 12:51:27 (0.1s)	19.6mph @ 12:50:44 (1s)
2022-01-29 07:49:39 AM EST to 2022-01-29 07:50:39 AM EST (60s)						47.8mph @ 12:51:27 (1s)	18.6mph @ 12:50:44 (3s)		48.1mph @ 12:51:27 (0.1s)			44.7mph @ 12:51:28 (1s)	21.5mph @ 12:50:45 (3s)
2022-01-29 07:48:39 AM EST to 2022-01-29 07:49:39 AM EST (60s)						46.2mph @ 12:51:28 (3s)	26.2mph @ 12:50:46 (60s)		46.1mph @ 12:51:28 (1s)			43.1mph @ 12:51:29 (3s)	26.5mph @ 12:50:47 (60s)
2022-01-29 07:47:39 AM EST to 2022-01-29 07:48:39 AM EST (60s)						31.5mph @ 12:51:33 (60s)	26.7mph @ 12:51:09 (300s)		43.5mph @ 12:51:29 (3s)			31.4mph @ 12:51:34 (60s)	26.9mph @ 12:51:01 (300s)
2022-01-29 07:51:39 AM EST (60s)	27.8mph @ 12:51:36 (300s)		30.2mph @ 12:51:33 (60s)	25.7mph @ 12:51:01 (300s)	27.9mph @ 12:51:36 (300s)								



2022-01-29 07:50:50 AM EST	991.91mb	12.14V	25.8°F 97%	33.7°F	N (6°)	48.3mph at 12:49:43	15.7mph at 12:49:59	7530 / 27.7mph	43.0mph at 12:49:43	14.6mph at 12:49:55	1120 / 26.4mph	36.8mph at 12:50:09	20.0mph at 12:49:59	1749 / 27.5mph	
2022-01-29 07:49:39 AM EST to 2022-01-29 07:50:39 AM EST (60s)						48.2mph @ 12:49:43 (0.1s)	18.1mph @ 12:50:00 (1s)		43.0mph @ 12:49:43 (0.1s)			19.0mph @ 12:50:01 (1s)	36.6mph @ 12:49:39 (1s)		20.3mph @ 12:50:00 (1s)
42.3mph @ 12:49:43 (1s)						19.3mph @ 12:50:22 (3s)	41.0mph @ 12:49:43 (1s)		25.6mph @ 12:50:04 (60s)			36.0mph @ 12:49:39 (3s)	21.0mph @ 12:50:02 (3s)		26.3mph @ 12:50:05 (60s)
38.9mph @ 12:49:45 (3s)						26.4mph @ 12:50:04 (60s)	37.7mph @ 12:49:45 (3s)		25.6mph @ 12:50:21 (300s)			28.0mph @ 12:49:40 (60s)	26.3mph @ 12:50:05 (60s)		26.7mph @ 12:50:04 (300s)
28.0mph @ 12:50:32 (60s)						26.7mph @ 12:50:04 (300s)	27.1mph @ 12:50:13 (60s)		25.6mph @ 12:49:46 (300s)			27.3mph @ 12:49:46 (300s)	26.7mph @ 12:50:04 (300s)		
27.2mph @ 12:49:45 (300s)		26.1mph @ 12:49:45 (300s)													
2022-01-29 07:49:50 AM EST	992.15mb	12.14V	25.8°F 97%	33.8°F	N (11°)	46.5mph at 12:48:43	14.9mph at 12:49:11	7591 / 27.9mph	44.8mph at 12:48:42	11.5mph at 12:49:11	1148 / 27.0mph	42.5mph at 12:48:41	17.0mph at 12:49:11	1783 / 28.0mph	
2022-01-29 07:48:39 AM EST to 2022-01-29 07:49:39 AM EST (60s)						46.0mph @ 12:48:43 (0.1s)	15.7mph @ 12:49:11 (1s)		44.5mph @ 12:48:41 (0.1s)			13.0mph @ 12:49:11 (1s)	42.3mph @ 12:48:41 (0.1s)		17.3mph @ 12:49:12 (1s)
43.7mph @ 12:48:41 (1s)						17.0mph @ 12:49:12 (3s)	43.3mph @ 12:48:41 (1s)		15.7mph @ 12:49:12 (3s)			41.4mph @ 12:48:41 (1s)	18.5mph @ 12:49:13 (3s)		27.3mph @ 12:48:39 (60s)
42.1mph @ 12:48:43 (3s)						27.7mph @ 12:48:39 (60s)	42.2mph @ 12:48:43 (3s)		26.6mph @ 12:48:39 (60s)			40.1mph @ 12:48:43 (3s)	27.3mph @ 12:48:39 (60s)		27.3mph @ 12:49:34 (300s)
31.6mph @ 12:49:19 (60s)						26.8mph @ 12:49:33 (300s)	30.1mph @ 12:49:22 (60s)		25.6mph @ 12:48:39 (300s)			31.1mph @ 12:48:21 (60s)	27.1mph @ 12:49:34 (300s)		
27.5mph @ 12:48:55 (300s)		26.3mph @ 12:48:56 (300s)													
2022-01-29 07:48:50 AM EST	991.90mb	12.13V	25.8°F 97%	33.8°F	N (7°)	54.5mph at 12:48:32	13.3mph at 12:47:39	7540 / 27.7mph	48.7mph at 12:48:35	11.7mph at 12:47:50	1133 / 26.7mph	47.1mph at 12:48:33	17.1mph at 12:47:39	1736 / 27.3mph	
2022-01-29 07:47:39 AM EST to 2022-01-29 07:48:39 AM EST (60s)						54.3mph @ 12:48:32 (0.1s)	13.9mph @ 12:47:39 (1s)		48.7mph @ 12:48:33 (NoQC)			13.6mph @ 12:47:39 (1s)	46.5mph @ 12:48:33 (0.1s)		17.5mph @ 12:47:39 (1s)
49.6mph @ 12:48:33 (1s)						15.7mph @ 12:47:39 (3s)	46.4mph @ 12:48:33 (1s)		14.8mph @ 12:47:40 (3s)			45.3mph @ 12:48:33 (1s)	18.5mph @ 12:47:40 (3s)		22.9mph @ 12:48:21 (60s)
46.1mph @ 12:48:35 (3s)						22.5mph @ 12:48:18 (60s)	41.9mph @ 12:48:35 (3s)		21.8mph @ 12:48:21 (60s)			44.2mph @ 12:48:35 (3s)	22.9mph @ 12:48:21 (60s)		26.3mph @ 12:47:57 (300s)
27.7mph @ 12:48:39 (60s)						26.1mph @ 12:47:57 (300s)	26.6mph @ 12:48:38 (60s)		24.7mph @ 12:47:51 (300s)			27.3mph @ 12:48:38 (60s)	26.3mph @ 12:47:57 (300s)		
27.0mph @ 12:48:39 (300s)		25.6mph @ 12:48:38 (300s)													
2022-01-29 07:47:50 AM EST	992.38mb	12.14V	25.8°F 97%	33.8°F	NNE (14°)	44.5mph at 12:46:40	11.4mph at 12:46:56	6572 / 24.2mph	41.6mph at 12:46:41	11.7mph at 12:47:38	993 / 23.4mph	39.3mph at 12:46:40	16.3mph at 12:46:56	1599 / 25.2mph	
2022-01-29 07:46:39 AM EST to 2022-01-29 07:47:39 AM EST (60s)						44.3mph @ 12:46:40 (0.1s)	11.9mph @ 12:46:56 (1s)		41.6mph @ 12:46:40 (NoQC)			14.5mph @ 12:47:38 (1s)	39.0mph @ 12:46:40 (0.1s)		16.5mph @ 12:46:57 (1s)
40.9mph @ 12:46:40 (1s)						13.7mph @ 12:46:57 (3s)	40.0mph @ 12:46:40 (1s)		15.3mph @ 12:46:56 (3s)			38.5mph @ 12:46:39 (1s)	17.4mph @ 12:46:58 (3s)		24.8mph @ 12:47:13 (60s)
38.0mph @ 12:46:40 (3s)						24.2mph @ 12:47:38 (60s)	38.3mph @ 12:46:41 (3s)		23.4mph @ 12:47:38 (60s)			38.1mph @ 12:46:40 (3s)	24.8mph @ 12:46:58 (3s)		26.4mph @ 12:47:39 (300s)
28.2mph @ 12:46:47 (60s)						26.2mph @ 12:47:38 (300s)	26.7mph @ 12:46:47 (60s)		24.8mph @ 12:47:38 (300s)			28.0mph @ 12:46:48 (60s)	26.4mph @ 12:47:39 (300s)		
27.3mph @ 12:46:42 (300s)		25.8mph @ 12:46:41 (300s)													
2022-01-29 07:46:50 AM EST	991.81mb	12.14V	25.8°F 97%	33.8°F	NNE (13°)	44.2mph at 12:45:56	13.2mph at 12:45:44	7340 / 27.0mph	40.8mph at 12:46:38	11.8mph at 12:45:44	1084 / 25.5mph	40.2mph at 12:45:56	18.0mph at 12:46:26	1705 / 26.8mph	
2022-01-29 07:45:39 AM EST to 2022-01-29 07:46:39 AM EST (60s)						43.9mph @ 12:45:56 (0.1s)	14.5mph @ 12:46:22 (1s)		41.8mph @ 12:45:56 (0.1s)			13.6mph @ 12:45:44 (1s)	39.7mph @ 12:45:56 (0.1s)		18.4mph @ 12:46:27 (1s)
39.9mph @ 12:45:56 (1s)						17.9mph @ 12:46:24 (3s)	39.0mph @ 12:46:38 (1s)		16.6mph @ 12:46:24 (3s)			38.6mph @ 12:46:38 (1s)	19.3mph @ 12:46:27 (3s)		26.5mph @ 12:46:37 (60s)
36.3mph @ 12:46:39 (3s)						26.5mph @ 12:46:36 (60s)	35.0mph @ 12:45:54 (3s)		25.1mph @ 12:46:36 (60s)			34.9mph @ 12:45:57 (3s)	26.5mph @ 12:46:37 (60s)		27.2mph @ 12:46:36 (300s)
28.1mph @ 12:45:39 (60s)						27.1mph @ 12:46:36 (300s)	26.6mph @ 12:45:39 (60s)		25.6mph @ 12:46:36 (300s)			28.3mph @ 12:45:39 (60s)	27.2mph @ 12:46:36 (300s)		
27.9mph @ 12:46:13 (300s)		26.4mph @ 12:46:13 (300s)													

2022-01-29 07:45:50 AM EST	991.99mb	12.15V	25.9°F 97%	33.8°F	N (11°)	51.9mph at 12:44:57	14.5mph at 12:44:43	7649 / 28.1mph	44.5mph at 12:44:52 48.2mph @ 12:44:57 (NoQC)	12.3mph at 12:44:43	1134 / 26.7mph	42.7mph at 12:44:58	17.9mph at 12:44:43	1803 / 28.3mph
2022-01-29 07:44:39 AM EST to 2022-01-29 07:45:39 AM EST (60s)						51.6mph @ 12:44:57 (0.1s)	15.1mph @ 12:44:43 (1s)	43.0mph @ 12:44:52 (0.1s)	12.44:43 (1s)	42.5mph @ 12:44:58 (0.1s)	18.7mph @ 12:44:44 (1s)			
46.6mph @ 12:44:58 (1s)						18.8mph @ 12:44:44 (1s)	41.1mph @ 12:44:58 (1s)	16.1mph @ 12:44:44 (1s)	42.1mph @ 12:44:58 (1s)	20.9mph @ 12:44:44 (1s)				
40.7mph @ 12:44:59 (3s)						27.8mph @ 12:44:39 (60s)	36.7mph @ 12:44:53 (3s)	25.8mph @ 12:44:39 (60s)	39.8mph @ 12:45:00 (3s)	27.8mph @ 12:44:39 (60s)				
31.1mph @ 12:45:14 (60s)						27.6mph @ 12:45:33 (300s)	29.7mph @ 12:45:14 (60s)	26.1mph @ 12:45:33 (300s)	31.5mph @ 12:45:14 (60s)	27.8mph @ 12:45:33 (300s)				
28.2mph @ 12:44:59 (300s)	26.8mph @ 12:44:39 (300s)	26.8mph @ 12:44:39 (300s)	26.8mph @ 12:45:00 (300s)	28.3mph @ 12:45:00 (300s)										
2022-01-29 07:44:50 AM EST	992.07mb	12.13V	25.9°F 97%	33.8°F	N (11°)	46.7mph at 12:44:31	13.2mph at 12:43:43	7589 / 27.9mph	46.5mph at 12:44:31	11.0mph at 12:43:54	1098 / 25.9mph	41.3mph at 12:44:31	17.1mph at 12:43:43	1769 / 27.8mph
2022-01-29 07:43:39 AM EST to 2022-01-29 07:44:39 AM EST (60s)						46.1mph @ 12:44:31 (0.1s)	14.0mph @ 12:43:44 (1s)	41.4mph @ 12:44:32 (1s)	12:43:54 (1s)	41.0mph @ 12:44:31 (0.1s)	18.8mph @ 12:43:45 (1s)			
42.0mph @ 12:44:31 (1s)						17.9mph @ 12:43:45 (1s)	41.4mph @ 12:44:32 (1s)	15.7mph @ 12:43:55 (1s)	40.1mph @ 12:44:33 (1s)	18.8mph @ 12:43:45 (1s)				
39.8mph @ 12:44:32 (3s)						23.4mph @ 12:43:49 (60s)	38.2mph @ 12:44:33 (3s)	22.0mph @ 12:43:50 (60s)	39.2mph @ 12:44:33 (3s)	23.4mph @ 12:43:50 (60s)				
27.8mph @ 12:44:38 (60s)						28.0mph @ 12:44:28 (300s)	25.8mph @ 12:44:38 (60s)	26.6mph @ 12:44:29 (300s)	27.8mph @ 12:44:39 (60s)	28.2mph @ 12:44:29 (300s)				
28.8mph @ 12:43:39 (300s)	27.5mph @ 12:43:39 (300s)	27.5mph @ 12:43:39 (300s)	27.5mph @ 12:43:39 (300s)	29.0mph @ 12:43:39 (300s)										
2022-01-29 07:43:50 AM EST	992.12mb	12.14V	25.9°F 97%	33.9°F	N (9°)	36.4mph at 12:43:23	12.1mph at 12:42:44	6447 / 23.7mph	33.0mph at 12:43:25	11.1mph at 12:43:06	958 / 22.6mph	31.9mph at 12:43:24	17.1mph at 12:43:07	1512 / 23.9mph
2022-01-29 07:42:39 AM EST to 2022-01-29 07:43:39 AM EST (60s)						36.1mph @ 12:43:23 (0.1s)	13.2mph @ 12:42:44 (1s)	31.1mph @ 12:43:20 (1s)	12:43:06 (1s)	31.1mph @ 12:43:25 (1s)	18.1mph @ 12:43:08 (1s)			
34.2mph @ 12:43:24 (1s)						15.9mph @ 12:43:08 (1s)	31.1mph @ 12:43:20 (1s)	14.8mph @ 12:43:07 (1s)	30.2mph @ 12:43:26 (1s)	18.1mph @ 12:43:08 (1s)				
32.5mph @ 12:43:26 (3s)						23.2mph @ 12:43:20 (60s)	27.9mph @ 12:43:35 (3s)	21.9mph @ 12:43:23 (60s)	29.5mph @ 12:43:39 (60s)	23.7mph @ 12:43:23 (60s)				
29.4mph @ 12:42:39 (60s)						28.6mph @ 12:43:28 (300s)	27.9mph @ 12:42:39 (60s)	27.3mph @ 12:43:28 (300s)	30.0mph @ 12:42:39 (300s)	28.9mph @ 12:43:29 (300s)				
29.7mph @ 12:42:39 (300s)	28.3mph @ 12:42:39 (300s)	28.3mph @ 12:42:39 (300s)	28.3mph @ 12:42:39 (300s)	28.3mph @ 12:42:39 (300s)										
2022-01-29 07:42:50 AM EST	992.02mb	12.13V	25.9°F 97%	33.9°F	N (10°)	47.9mph at 12:42:13	15.0mph at 12:42:23	8016 / 29.4mph	47.1mph at 12:42:13	12.8mph at 12:42:25	1187 / 27.9mph	43.7mph at 12:42:13	18.3mph at 12:42:26	1883 / 29.6mph
2022-01-29 07:41:39 AM EST to 2022-01-29 07:42:39 AM EST (60s)						47.7mph @ 12:42:13 (0.1s)	16.6mph @ 12:42:25 (1s)	46.0mph @ 12:42:13 (0.1s)	12:42:25 (1s)	43.5mph @ 12:42:13 (0.1s)	19.7mph @ 12:42:27 (1s)			
44.8mph @ 12:42:13 (1s)						18.0mph @ 12:42:25 (1s)	42.9mph @ 12:42:13 (1s)	16.2mph @ 12:42:26 (1s)	42.1mph @ 12:42:12 (1s)	19.7mph @ 12:42:27 (1s)				
43.4mph @ 12:42:13 (3s)						28.8mph @ 12:41:58 (60s)	41.0mph @ 12:42:13 (1s)	27.5mph @ 12:41:58 (60s)	41.4mph @ 12:42:13 (1s)	29.0mph @ 12:41:58 (60s)				
31.5mph @ 12:42:21 (60s)						29.2mph @ 12:41:58 (300s)	30.0mph @ 12:42:21 (60s)	27.9mph @ 12:41:58 (300s)	31.4mph @ 12:42:22 (60s)	29.5mph @ 12:41:59 (300s)				
29.8mph @ 12:42:20 (300s)	28.4mph @ 12:41:39 (300s)	28.4mph @ 12:41:39 (300s)	28.4mph @ 12:41:39 (300s)	30.1mph @ 12:41:39 (300s)										
2022-01-29 07:41:50 AM EST	991.98mb	12.14V	25.9°F 97%	33.9°F	N (8°)	50.6mph at 12:41:28	13.3mph at 12:41:03	8073 / 29.6mph	47.1mph at 12:41:32	10.2mph at 12:41:05	1195 / 28.1mph	43.6mph at 12:41:32	16.6mph at 12:41:05	1894 / 29.7mph
2022-01-29 07:40:39 AM EST to 2022-01-29 07:41:39 AM EST (60s)						50.0mph @ 12:41:28 (0.1s)	14.6mph @ 12:41:03 (1s)	45.7mph @ 12:41:32 (0.1s)	12:41:05 (1s)	43.3mph @ 12:41:32 (0.1s)	17.3mph @ 12:41:06 (1s)			
45.0mph @ 12:41:32 (1s)						15.9mph @ 12:41:06 (1s)	44.2mph @ 12:41:32 (1s)	14.1mph @ 12:41:07 (1s)	42.4mph @ 12:41:32 (1s)	17.3mph @ 12:41:06 (1s)				
43.0mph @ 12:41:34 (3s)						27.7mph @ 12:41:27 (60s)	41.6mph @ 12:41:34 (3s)	26.4mph @ 12:41:27 (60s)	40.9mph @ 12:41:34 (3s)	28.0mph @ 12:41:27 (60s)				
30.9mph @ 12:40:56 (60s)						29.6mph @ 12:41:27 (300s)	30.0mph @ 12:40:56 (60s)	28.4mph @ 12:41:27 (300s)	31.0mph @ 12:40:56 (60s)	30.0mph @ 12:41:28 (300s)				
30.8mph @ 12:40:39 (300s)	29.4mph @ 12:40:39 (300s)	29.4mph @ 12:40:39 (300s)	29.4mph @ 12:40:39 (300s)	31.0mph @ 12:40:39 (300s)										

2022-01-29 07:40:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:39:39 AM EST to 2022-01-29 07:40:39 AM EST (60s)</b>	992.15mb	12.15V	26.0°F 97%	34.0°F	N (7°)	<b>49.3mph</b> at 12:39:39 <b>48.9mph</b> @ 12:39:39 (0.1s) <b>41.2mph</b> @ 12:40:02 (1s) <b>37.0mph</b> @ 12:40:02 (3s) <b>32.6mph</b> @ 12:40:02 (60s) <b>30.8mph</b> @ 12:40:34 (300s)	<b>17.1mph</b> at 12:39:45 <b>20.3mph</b> @ 12:39:45 (1s) <b>22.7mph</b> @ 12:40:36 (1s) <b>30.3mph</b> @ 12:40:36 (3s) <b>30.3mph</b> @ 12:39:45 (300s)	8301 / 30.4mph	<b>45.4mph</b> at 12:39:39 <b>48.2mph</b> @ 12:40:14 (NoQC) <b>43.0mph</b> @ 12:40:14 (0.1s) <b>39.5mph</b> @ 12:40:14 (1s) <b>35.8mph</b> @ 12:40:02 (3s) <b>31.1mph</b> @ 12:40:02 (60s) <b>29.4mph</b> @ 12:40:38 (300s)	<b>15.8mph</b> at 12:39:45 <b>19.1mph</b> @ 12:40:29 (1s) <b>23.3mph</b> @ 12:39:39 (3s) <b>29.2mph</b> @ 12:39:40 (60s) <b>28.8mph</b> @ 12:39:39 (300s)	1266 / 29.8mph	<b>38.9mph</b> at 12:39:47 <b>38.6mph</b> @ 12:40:01 (0.1s) <b>38.1mph</b> @ 12:40:02 (1s) <b>36.0mph</b> @ 12:39:49 (3s) <b>32.8mph</b> @ 12:40:02 (60s) <b>31.0mph</b> @ 12:40:20 (300s)	<b>23.2mph</b> at 12:39:56 <b>24.3mph</b> @ 12:39:56 (1s) <b>25.0mph</b> @ 12:39:39 (3s) <b>30.6mph</b> @ 12:40:35 (60s) <b>30.5mph</b> @ 12:39:39 (300s)	1964 / 30.8mph
2022-01-29 07:39:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:38:39 AM EST to 2022-01-29 07:39:39 AM EST (60s)</b>	992.24mb	12.15V	26.0°F 97%	34.0°F	N (7°)	<b>51.0mph</b> at 12:39:07 <b>50.6mph</b> @ 12:39:07 (0.1s) <b>46.5mph</b> @ 12:39:07 (1s) <b>42.0mph</b> @ 12:39:09 (3s) <b>30.6mph</b> @ 12:39:37 (60s) <b>30.5mph</b> @ 12:39:23 (300s)	<b>16.3mph</b> at 12:38:49 <b>18.4mph</b> @ 12:38:49 (1s) <b>20.4mph</b> @ 12:38:44 (3s) <b>27.1mph</b> @ 12:38:58 (60s) <b>29.3mph</b> @ 12:38:52 (300s)	8354 / 30.6mph	<b>48.0mph</b> at 12:39:09 <b>55.0mph</b> @ 12:39:06 (NoQC) <b>49.0mph</b> @ 12:39:07 (0.1s) <b>45.9mph</b> @ 12:39:07 (1s) <b>40.6mph</b> @ 12:39:09 (3s) <b>29.2mph</b> @ 12:39:38 (60s) <b>28.9mph</b> @ 12:39:23 (300s)	<b>12.9mph</b> at 12:38:49 <b>15.5mph</b> @ 12:38:49 (1s) <b>17.1mph</b> @ 12:38:49 (3s) <b>26.1mph</b> @ 12:38:58 (60s) <b>27.9mph</b> @ 12:38:53 (300s)	1243 / 29.2mph	<b>45.0mph</b> at 12:39:07 <b>44.8mph</b> @ 12:39:07 (0.1s) <b>44.0mph</b> @ 12:39:08 (1s) <b>42.0mph</b> @ 12:39:10 (3s) <b>31.1mph</b> @ 12:38:38 (60s) <b>30.6mph</b> @ 12:39:23 (300s)	<b>20.5mph</b> at 12:38:49 <b>21.7mph</b> @ 12:38:49 (1s) <b>22.9mph</b> @ 12:38:49 (3s) <b>28.0mph</b> @ 12:38:58 (60s) <b>29.6mph</b> @ 12:38:49 (300s)	1982 / 31.1mph
2022-01-29 07:38:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:37:39 AM EST to 2022-01-29 07:38:39 AM EST (60s)</b>	992.21mb	12.14V	26.0°F 97%	34.0°F	N (9°)	<b>47.8mph</b> at 12:38:11 <b>46.9mph</b> @ 12:38:11 (0.1s) <b>42.5mph</b> @ 12:38:12 (1s) <b>40.2mph</b> @ 12:38:19 (3s) <b>29.9mph</b> @ 12:37:39 (60s) <b>29.8mph</b> @ 12:38:05 (300s)	<b>14.4mph</b> at 12:38:08 <b>15.3mph</b> @ 12:38:08 (1s) <b>16.4mph</b> @ 12:38:10 (3s) <b>26.9mph</b> @ 12:37:59 (60s) <b>29.3mph</b> @ 12:38:38 (300s)	7690 / 28.2mph	<b>43.0mph</b> at 12:38:24 <b>48.1mph</b> @ 12:38:16 (NoQC) <b>43.1mph</b> @ 12:38:16 (0.1s) <b>42.5mph</b> @ 12:38:17 (1s) <b>39.6mph</b> @ 12:38:19 (3s) <b>28.6mph</b> @ 12:37:39 (60s) <b>28.3mph</b> @ 12:38:26 (300s)	<b>12.7mph</b> at 12:38:09 <b>14.5mph</b> @ 12:38:09 (1s) <b>16.4mph</b> @ 12:38:32 (1s) <b>25.1mph</b> @ 12:37:59 (60s) <b>27.9mph</b> @ 12:38:38 (300s)	1133 / 26.7mph	<b>40.3mph</b> at 12:38:17 <b>40.0mph</b> @ 12:38:17 (0.1s) <b>39.6mph</b> @ 12:38:17 (1s) <b>38.5mph</b> @ 12:38:19 (3s) <b>30.2mph</b> @ 12:37:39 (60s) <b>30.0mph</b> @ 12:38:07 (300s)	<b>17.9mph</b> at 12:38:09 <b>18.4mph</b> @ 12:38:10 (1s) <b>19.8mph</b> @ 12:38:10 (3s) <b>27.4mph</b> @ 12:37:59 (60s) <b>29.6mph</b> @ 12:38:38 (300s)	1826 / 28.7mph
2022-01-29 07:37:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:36:39 AM EST to 2022-01-29 07:37:39 AM EST (60s)</b>	991.79mb	12.14V	26.1°F 97%	34.1°F	NNE (13°)	<b>50.3mph</b> at 12:36:39 <b>50.0mph</b> @ 12:36:39 (0.1s) <b>48.4mph</b> @ 12:36:39 (1s) <b>47.1mph</b> @ 12:36:39 (3s) <b>36.1mph</b> @ 12:36:59 (60s) <b>29.7mph</b> @ 12:36:59 (300s)	<b>17.5mph</b> at 12:37:30 <b>19.1mph</b> @ 12:37:31 (1s) <b>21.7mph</b> @ 12:37:31 (3s) <b>29.9mph</b> @ 12:37:38 (60s) <b>29.1mph</b> @ 12:36:40 (300s)	8163 / 29.9mph	<b>46.7mph</b> at 12:36:39 <b>54.3mph</b> @ 12:36:39 (NoQC) <b>50.1mph</b> @ 12:36:39 (0.1s) <b>48.5mph</b> @ 12:36:39 (1s) <b>47.1mph</b> @ 12:37:38 (3s) <b>34.7mph</b> @ 12:37:00 (60s) <b>28.2mph</b> @ 12:37:00 (300s)	<b>13.4mph</b> at 12:37:35 <b>15.4mph</b> @ 12:37:35 (1s) <b>17.8mph</b> @ 12:37:37 (3s) <b>28.6mph</b> @ 12:37:38 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:36:39 (300s)	1218 / 28.7mph	<b>47.4mph</b> at 12:36:39 <b>46.9mph</b> @ 12:36:39 (0.1s) <b>47.2mph</b> @ 12:36:39 (1s) <b>44.8mph</b> @ 12:36:39 (3s) <b>35.6mph</b> @ 12:37:00 (60s) <b>29.8mph</b> @ 12:37:00 (300s)	<b>20.3mph</b> at 12:37:37 <b>21.1mph</b> @ 12:37:37 (1s) <b>22.2mph</b> @ 12:37:37 (3s) <b>30.3mph</b> @ 12:37:38 (60s) <b>29.3mph</b> @ 12:36:39 (300s)	1930 / 30.3mph
2022-01-29 07:36:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:35:39 AM EST to 2022-01-29 07:36:39 AM EST (60s)</b>	991.37mb	12.13V	26.2°F 97%	34.1°F	N (9°)	<b>55.3mph</b> at 12:36:02 <b>55.0mph</b> @ 12:36:02 (0.1s) <b>52.5mph</b> @ 12:36:03 (1s) <b>47.7mph</b> @ 12:36:05 (3s) <b>34.8mph</b> @ 12:36:38 (60s) <b>29.1mph</b> @ 12:36:38 (300s)	<b>17.1mph</b> at 12:36:35 <b>18.5mph</b> @ 12:35:59 (1s) <b>22.3mph</b> @ 12:36:00 (3s) <b>28.0mph</b> @ 12:35:39 (60s) <b>27.1mph</b> @ 12:35:39 (300s)	9519 / 34.8mph	<b>50.8mph</b> at 12:36:37 <b>56.6mph</b> @ 12:36:03 (NoQC) <b>51.3mph</b> @ 12:36:03 (0.1s) <b>49.4mph</b> @ 12:36:03 (1s) <b>46.2mph</b> @ 12:36:05 (3s) <b>32.6mph</b> @ 12:36:39 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:36:39 (300s)	<b>15.9mph</b> at 12:35:57 <b>18.2mph</b> @ 12:35:57 (1s) <b>20.4mph</b> @ 12:35:58 (3s) <b>26.6mph</b> @ 12:35:39 (60s) <b>25.8mph</b> @ 12:35:39 (300s)	1392 / 32.7mph	<b>48.1mph</b> at 12:36:38 <b>47.9mph</b> @ 12:36:38 (0.1s) <b>47.2mph</b> @ 12:36:38 (1s) <b>44.9mph</b> @ 12:36:05 (3s) <b>34.2mph</b> @ 12:36:38 (60s) <b>29.3mph</b> @ 12:36:38 (300s)	<b>21.0mph</b> at 12:35:59 <b>21.6mph</b> @ 12:36:00 (1s) <b>23.3mph</b> @ 12:36:00 (3s) <b>28.1mph</b> @ 12:35:39 (60s) <b>27.3mph</b> @ 12:35:39 (300s)	2189 / 34.3mph

2022-01-29 07:35:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:34:39 AM EST to 2022-01-29 07:35:39 AM EST (60s)</b>	992.16mb	12.14V	26.3°F 97%	34.1°F	<b>N (10°)</b>	<b>45.2mph</b> at 12:35:13 <b>44.8mph</b> @ 12:35:13 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 12:35:21 (1s) <b>37.9mph</b> @ 12:35:22 (3s) <b>30.1mph</b> @ 12:35:23 (60s) <b>27.4mph</b> @ 12:34:45 (300s)	<b>16.3mph</b> at 12:35:06 <b>17.1mph</b> @ 12:35:33 (1s) <b>20.3mph</b> @ 12:35:06 (3s) <b>25.3mph</b> @ 12:34:41 (60s) <b>27.0mph</b> @ 12:35:12 (300s)	7656 / 28.1mph	<b>41.3mph</b> at 12:34:58 <b>47.9mph</b> @ 12:35:13 (NoQC) <b>43.0mph</b> @ 12:35:13 (0.1s) <b>38.8mph</b> @ 12:35:14 (1s) <b>35.2mph</b> @ 12:35:00 (3s) <b>28.6mph</b> @ 12:35:23 (60s) <b>26.1mph</b> @ 12:34:43 (300s)	<b>16.1mph</b> at 12:35:37 <b>19.0mph</b> @ 12:35:04 (1s) <b>19.8mph</b> @ 12:35:06 (3s) <b>24.6mph</b> @ 12:34:41 (60s) <b>25.6mph</b> @ 12:35:19 (300s)	1134 / 26.7mph	<b>37.4mph</b> at 12:35:15 <b>36.8mph</b> @ 12:35:22 (1s) <b>35.3mph</b> @ 12:35:16 (3s) <b>30.0mph</b> @ 12:35:23 (60s) <b>27.6mph</b> @ 12:34:46 (300s)	<b>20.7mph</b> at 12:35:04 <b>21.3mph</b> @ 12:35:05 (1s) <b>22.3mph</b> @ 12:35:06 (3s) <b>26.4mph</b> @ 12:34:41 (60s) <b>27.2mph</b> @ 12:35:13 (300s)	1794 / 28.2mph
2022-01-29 07:34:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:33:39 AM EST to 2022-01-29 07:34:39 AM EST (60s)</b>	992.03mb	12.14V	26.3°F 97%	34.2°F	<b>NNE (14°)</b>	<b>50.0mph</b> at 12:34:24 <b>49.8mph</b> @ 12:34:24 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 12:34:25 (1s) <b>42.5mph</b> @ 12:34:27 (3s) <b>29.6mph</b> @ 12:33:45 (60s) <b>27.8mph</b> @ 12:33:49 (300s)	<b>14.3mph</b> at 12:34:05 <b>15.5mph</b> @ 12:34:14 (1s) <b>16.5mph</b> @ 12:34:14 (3s) <b>25.2mph</b> @ 12:34:21 (60s) <b>26.8mph</b> @ 12:34:21 (300s)	6934 / 25.5mph	<b>46.3mph</b> at 12:34:25 <b>53.3mph</b> @ 12:34:24 (NoQC) <b>48.0mph</b> @ 12:34:24 (0.1s) <b>46.9mph</b> @ 12:34:25 (1s) <b>41.7mph</b> @ 12:34:27 (3s) <b>28.0mph</b> @ 12:33:53 (60s) <b>26.4mph</b> @ 12:33:53 (300s)	<b>9.9mph</b> at 12:33:57 <b>12.0mph</b> @ 12:33:57 (1s) <b>13.7mph</b> @ 12:33:58 (3s) <b>24.3mph</b> @ 12:34:21 (60s) <b>25.5mph</b> @ 12:34:22 (300s)	1054 / 24.8mph	<b>45.7mph</b> at 12:34:25 <b>45.2mph</b> @ 12:34:25 (0.1s) <b>44.2mph</b> @ 12:34:25 (1s) <b>41.8mph</b> @ 12:34:27 (3s) <b>30.0mph</b> @ 12:33:46 (60s) <b>27.9mph</b> @ 12:33:49 (300s)	<b>16.0mph</b> at 12:33:57 <b>16.5mph</b> @ 12:33:58 (1s) <b>17.3mph</b> @ 12:33:59 (3s) <b>26.1mph</b> @ 12:34:22 (60s) <b>27.1mph</b> @ 12:34:22 (300s)	1687 / 26.6mph
2022-01-29 07:33:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:32:39 AM EST to 2022-01-29 07:33:39 AM EST (60s)</b>	991.85mb	12.13V	26.3°F 97%	34.2°F	<b>NNE (12°)</b>	<b>50.0mph</b> at 12:33:14 <b>49.5mph</b> @ 12:33:14 (0.1s) <b>46.6mph</b> @ 12:33:15 (1s) <b>43.1mph</b> @ 12:33:17 (3s) <b>29.1mph</b> @ 12:33:38 (60s) <b>27.8mph</b> @ 12:32:39 (300s)	<b>14.3mph</b> at 12:32:43 <b>16.3mph</b> @ 12:32:44 (1s) <b>17.8mph</b> @ 12:32:39 (3s) <b>25.7mph</b> @ 12:33:11 (60s) <b>27.5mph</b> @ 12:33:27 (300s)	7945 / 29.2mph	<b>46.1mph</b> at 12:33:15 <b>49.7mph</b> @ 12:33:14 (NoQC) <b>44.1mph</b> @ 12:33:14 (0.1s) <b>42.6mph</b> @ 12:33:16 (1s) <b>40.2mph</b> @ 12:33:17 (3s) <b>27.4mph</b> @ 12:33:38 (60s) <b>26.5mph</b> @ 12:32:39 (300s)	<b>13.8mph</b> at 12:32:43 <b>14.8mph</b> @ 12:32:39 (1s) <b>15.5mph</b> @ 12:32:39 (3s) <b>24.3mph</b> @ 12:33:11 (60s) <b>26.1mph</b> @ 12:33:29 (300s)	1163 / 27.4mph	<b>43.6mph</b> at 12:33:15 <b>43.3mph</b> @ 12:33:15 (0.1s) <b>42.7mph</b> @ 12:33:16 (1s) <b>40.6mph</b> @ 12:33:17 (3s) <b>29.3mph</b> @ 12:33:39 (60s) <b>28.1mph</b> @ 12:32:39 (300s)	<b>17.0mph</b> at 12:32:39 <b>17.3mph</b> @ 12:32:40 (1s) <b>17.7mph</b> @ 12:32:41 (3s) <b>26.1mph</b> @ 12:33:11 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:33:30 (300s)	1864 / 29.3mph
2022-01-29 07:32:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:31:39 AM EST to 2022-01-29 07:32:39 AM EST (60s)</b>	992.29mb	12.14V	26.4°F 97%	34.2°F	<b>NNE (12°)</b>	<b>43.6mph</b> at 12:31:40 <b>43.4mph</b> @ 12:31:40 (0.1s) <b>40.9mph</b> @ 12:31:41 (1s) <b>40.8mph</b> @ 12:31:39 (3s) <b>29.8mph</b> @ 12:32:25 (60s) <b>28.2mph</b> @ 12:32:25 (300s)	<b>13.3mph</b> at 12:31:59 <b>14.3mph</b> @ 12:31:59 (1s) <b>17.8mph</b> @ 12:32:38 (3s) <b>24.8mph</b> @ 12:31:39 (60s) <b>27.8mph</b> @ 12:31:59 (300s)	7675 / 28.2mph	<b>41.6mph</b> at 12:32:05 <b>45.4mph</b> @ 12:32:07 (NoQC) <b>40.6mph</b> @ 12:31:40 (0.1s) <b>40.0mph</b> @ 12:31:41 (1s) <b>37.0mph</b> @ 12:31:39 (3s) <b>28.7mph</b> @ 12:32:33 (60s) <b>26.9mph</b> @ 12:32:17 (300s)	<b>11.7mph</b> at 12:32:36 <b>13.7mph</b> @ 12:32:37 (1s) <b>15.6mph</b> @ 12:32:39 (3s) <b>22.7mph</b> @ 12:31:39 (60s) <b>26.5mph</b> @ 12:32:39 (300s)	1155 / 27.2mph	<b>38.4mph</b> at 12:31:40 <b>38.1mph</b> @ 12:31:40 (0.1s) <b>39.0mph</b> @ 12:31:39 (1s) <b>38.8mph</b> @ 12:31:39 (3s) <b>29.6mph</b> @ 12:32:34 (60s) <b>28.4mph</b> @ 12:32:19 (300s)	<b>17.5mph</b> at 12:32:38 <b>18.3mph</b> @ 12:32:38 (1s) <b>19.2mph</b> @ 12:32:38 (3s) <b>24.1mph</b> @ 12:31:39 (60s) <b>27.9mph</b> @ 12:31:45 (300s)	1813 / 28.5mph
2022-01-29 07:31:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:30:39 AM EST to 2022-01-29 07:31:39 AM EST (60s)</b>	991.86mb	12.13V	26.4°F 97%	34.3°F	<b>N (10°)</b>	<b>47.6mph</b> at 12:31:36 <b>47.5mph</b> @ 12:31:36 (0.1s) <b>43.3mph</b> @ 12:31:37 (1s) <b>41.0mph</b> @ 12:31:38 (3s) <b>28.7mph</b> @ 12:30:39 (60s) <b>29.0mph</b> @ 12:30:39 (300s)	<b>13.9mph</b> at 12:30:55 <b>14.6mph</b> @ 12:30:56 (1s) <b>17.8mph</b> @ 12:30:56 (3s) <b>23.6mph</b> @ 12:31:31 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:31:35 (300s)	6742 / 24.8mph	<b>40.6mph</b> at 12:31:36 <b>48.6mph</b> @ 12:31:36 (NoQC) <b>43.4mph</b> @ 12:31:36 (0.1s) <b>41.0mph</b> @ 12:31:37 (1s) <b>38.0mph</b> @ 12:31:38 (3s) <b>28.2mph</b> @ 12:30:40 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:30:41 (300s)	<b>9.6mph</b> at 12:31:04 <b>11.1mph</b> @ 12:31:04 (1s) <b>15.7mph</b> @ 12:31:05 (3s) <b>21.7mph</b> @ 12:31:31 (60s) <b>26.5mph</b> @ 12:31:32 (300s)	963 / 22.7mph	<b>40.5mph</b> at 12:31:38 <b>40.3mph</b> @ 12:31:38 (0.1s) <b>39.5mph</b> @ 12:31:38 (1s) <b>38.3mph</b> @ 12:31:38 (3s) <b>29.2mph</b> @ 12:30:41 (60s) <b>29.1mph</b> @ 12:30:41 (300s)	<b>17.6mph</b> at 12:30:42 <b>18.2mph</b> @ 12:30:43 (1s) <b>19.4mph</b> @ 12:30:57 (3s) <b>23.2mph</b> @ 12:31:32 (60s) <b>27.9mph</b> @ 12:31:35 (300s)	1528 / 24.1mph

2022-01-29 07:30:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:29:38 AM EST to 2022-01-29 07:30:38 AM EST (60s)</b>	992.17mb	12.14V	26.4°F 97%	34.3°F	N (7°)	<b>42.8mph</b> at 12:30:09 <b>42.5mph</b> @ 12:30:09 (0.1s) <b>40.5mph</b> @ 12:30:10 (1s) <b>38.1mph</b> @ 12:30:05 (3s) <b>30.2mph</b> @ 12:30:11 (60s) <b>29.0mph</b> @ 12:30:37 (300s)	<b>14.6mph</b> at 12:29:38 <b>15.9mph</b> @ 12:29:38 (1s) <b>19.6mph</b> @ 12:29:39 (3s) <b>27.6mph</b> @ 12:29:40 (60s) <b>28.4mph</b> @ 12:29:41 (300s)	7788 / 28.6mph	<b>42.2mph</b> at 12:29:52 <b>46.7mph</b> @ 12:30:04 (NoGC) <b>41.8mph</b> @ 12:30:04 (0.1s) <b>40.2mph</b> @ 12:30:04 (1s) <b>38.6mph</b> @ 12:30:05 (3s) <b>28.8mph</b> @ 12:30:12 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:30:38 (300s)	<b>13.8mph</b> at 12:30:30 <b>16.6mph</b> @ 12:30:31 (1s) <b>19.9mph</b> @ 12:30:33 (3s) <b>25.8mph</b> @ 12:29:41 (60s) <b>27.1mph</b> @ 12:29:41 (300s)	1196 / 28.1mph	<b>41.2mph</b> at 12:30:10 <b>40.8mph</b> @ 12:30:10 (0.1s) <b>40.2mph</b> @ 12:30:10 (1s) <b>37.9mph</b> @ 12:30:10 (3s) <b>30.1mph</b> @ 12:30:11 (60s) <b>29.1mph</b> @ 12:30:37 (300s)	<b>19.9mph</b> at 12:29:40 <b>20.5mph</b> @ 12:29:40 (1s) <b>21.3mph</b> @ 12:29:40 (3s) <b>27.7mph</b> @ 12:29:41 (60s) <b>28.5mph</b> @ 12:29:43 (300s)	1853 / 29.1mph
2022-01-29 07:29:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:28:38 AM EST to 2022-01-29 07:29:38 AM EST (60s)</b>	992.24mb	12.14V	26.5°F 97%	34.3°F	N (9°)	<b>45.8mph</b> at 12:29:16 <b>45.6mph</b> @ 12:29:16 (0.1s) <b>44.5mph</b> @ 12:29:17 (1s) <b>42.7mph</b> @ 12:29:17 (3s) <b>29.8mph</b> @ 12:28:41 (60s) <b>28.7mph</b> @ 12:29:33 (300s)	<b>14.2mph</b> at 12:29:07 <b>15.5mph</b> @ 12:29:08 (1s) <b>18.7mph</b> @ 12:29:09 (3s) <b>28.0mph</b> @ 12:29:37 (60s) <b>28.2mph</b> @ 12:28:55 (300s)	7641 / 28.1mph	<b>46.1mph</b> at 12:29:13 <b>49.6mph</b> @ 12:29:13 (NoGC) <b>44.8mph</b> @ 12:29:13 (0.1s) <b>43.9mph</b> @ 12:29:17 (1s) <b>41.3mph</b> @ 12:29:17 (3s) <b>28.6mph</b> @ 12:28:41 (60s) <b>27.4mph</b> @ 12:28:38 (300s)	<b>12.5mph</b> at 12:28:46 <b>14.7mph</b> @ 12:28:47 (1s) <b>17.3mph</b> @ 12:28:44 (3s) <b>26.1mph</b> @ 12:29:37 (60s) <b>27.0mph</b> @ 12:28:55 (300s)	1109 / 26.1mph	<b>43.1mph</b> at 12:29:17 <b>42.7mph</b> @ 12:29:17 (0.1s) <b>42.1mph</b> @ 12:29:17 (1s) <b>41.3mph</b> @ 12:29:17 (3s) <b>30.6mph</b> @ 12:28:42 (60s) <b>28.9mph</b> @ 12:28:39 (300s)	<b>20.1mph</b> at 12:29:08 <b>20.7mph</b> @ 12:29:09 (1s) <b>22.2mph</b> @ 12:28:45 (3s) <b>28.3mph</b> @ 12:29:38 (60s) <b>28.4mph</b> @ 12:28:56 (300s)	1803 / 28.3mph
2022-01-29 07:28:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:27:38 AM EST to 2022-01-29 07:28:38 AM EST (60s)</b>	992.05mb	12.15V	26.5°F 97%	34.4°F	N (10°)	<b>49.9mph</b> at 12:28:24 <b>49.7mph</b> @ 12:28:24 (0.1s) <b>46.0mph</b> @ 12:28:24 (1s) <b>40.0mph</b> @ 12:28:17 (3s) <b>30.4mph</b> @ 12:28:26 (60s) <b>29.0mph</b> @ 12:27:38 (300s)	<b>14.8mph</b> at 12:27:41 <b>16.5mph</b> @ 12:27:42 (1s) <b>19.8mph</b> @ 12:28:11 (3s) <b>27.0mph</b> @ 12:27:44 (60s) <b>28.2mph</b> @ 12:28:13 (300s)	8085 / 29.7mph	<b>42.3mph</b> at 12:28:24 <b>51.0mph</b> @ 12:28:24 (NoGC) <b>46.0mph</b> @ 12:28:24 (0.1s) <b>40.4mph</b> @ 12:28:24 (1s) <b>37.7mph</b> @ 12:28:18 (3s) <b>29.3mph</b> @ 12:28:26 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:27:38 (300s)	<b>13.7mph</b> at 12:27:41 <b>16.3mph</b> @ 12:27:41 (1s) <b>19.0mph</b> @ 12:28:31 (3s) <b>26.2mph</b> @ 12:27:49 (60s) <b>27.0mph</b> @ 12:28:13 (300s)	1212 / 28.5mph	<b>44.3mph</b> at 12:28:24 <b>44.0mph</b> @ 12:28:24 (0.1s) <b>42.4mph</b> @ 12:28:24 (1s) <b>39.5mph</b> @ 12:28:17 (3s) <b>30.9mph</b> @ 12:28:27 (60s) <b>29.1mph</b> @ 12:27:38 (300s)	<b>22.4mph</b> at 12:28:11 <b>22.8mph</b> @ 12:28:12 (1s) <b>23.2mph</b> @ 12:28:12 (3s) <b>27.1mph</b> @ 12:27:45 (60s) <b>28.4mph</b> @ 12:28:13 (300s)	1937 / 30.4mph
2022-01-29 07:27:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:26:38 AM EST to 2022-01-29 07:27:38 AM EST (60s)</b>	991.56mb	12.13V	26.5°F 97%	34.4°F	N (7°)	<b>44.6mph</b> at 12:27:27 <b>44.2mph</b> @ 12:27:27 (0.1s) <b>40.6mph</b> @ 12:26:41 (1s) <b>37.6mph</b> @ 12:26:43 (3s) <b>31.5mph</b> @ 12:26:43 (60s) <b>30.1mph</b> @ 12:26:44 (300s)	<b>16.4mph</b> at 12:27:12 <b>17.6mph</b> @ 12:27:03 (1s) <b>19.5mph</b> @ 12:27:03 (3s) <b>27.7mph</b> @ 12:27:18 (60s) <b>29.0mph</b> @ 12:27:27 (300s)	7664 / 28.1mph	<b>41.0mph</b> at 12:26:41 <b>46.4mph</b> @ 12:27:27 (NoGC) <b>41.6mph</b> @ 12:27:27 (0.1s) <b>41.7mph</b> @ 12:27:28 (1s) <b>36.9mph</b> @ 12:26:43 (3s) <b>29.5mph</b> @ 12:26:45 (60s) <b>28.6mph</b> @ 12:26:43 (300s)	<b>14.5mph</b> at 12:27:25 <b>17.1mph</b> @ 12:27:25 (1s) <b>20.0mph</b> @ 12:27:04 (3s) <b>26.6mph</b> @ 12:27:16 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:27:37 (300s)	1167 / 27.5mph	<b>38.6mph</b> at 12:26:41 <b>38.4mph</b> @ 12:26:41 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 12:26:42 (1s) <b>36.3mph</b> @ 12:26:43 (3s) <b>30.7mph</b> @ 12:26:45 (60s) <b>30.1mph</b> @ 12:26:43 (300s)	<b>18.4mph</b> at 12:27:03 <b>19.0mph</b> @ 12:27:03 (1s) <b>19.9mph</b> @ 12:27:04 (3s) <b>27.2mph</b> @ 12:27:17 (60s) <b>29.0mph</b> @ 12:27:32 (300s)	1781 / 28.0mph
2022-01-29 07:26:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:25:38 AM EST to 2022-01-29 07:26:38 AM EST (60s)</b>	992.08mb	12.13V	26.6°F 97%	34.4°F	NNE (12°)	<b>56.1mph</b> at 12:25:58 <b>55.2mph</b> @ 12:25:58 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 12:25:59 (1s) <b>41.7mph</b> @ 12:26:01 (3s) <b>30.6mph</b> @ 12:26:37 (60s) <b>30.4mph</b> @ 12:26:01 (300s)	<b>19.1mph</b> at 12:25:39 <b>20.1mph</b> @ 12:25:40 (1s) <b>22.4mph</b> @ 12:25:41 (3s) <b>25.7mph</b> @ 12:25:43 (60s) <b>29.5mph</b> @ 12:25:41 (300s)	8356 / 30.6mph	<b>46.4mph</b> at 12:25:58 <b>53.1mph</b> @ 12:25:58 (NoGC) <b>47.9mph</b> @ 12:25:58 (0.1s) <b>43.4mph</b> @ 12:25:59 (1s) <b>40.3mph</b> @ 12:26:00 (3s) <b>28.4mph</b> @ 12:26:38 (60s) <b>29.1mph</b> @ 12:26:01 (300s)	<b>15.4mph</b> at 12:26:24 <b>18.0mph</b> @ 12:25:40 (1s) <b>19.9mph</b> @ 12:25:42 (3s) <b>24.9mph</b> @ 12:25:42 (60s) <b>28.4mph</b> @ 12:25:42 (300s)	1211 / 28.5mph	<b>46.4mph</b> at 12:25:58 <b>45.9mph</b> @ 12:25:58 (0.1s) <b>44.2mph</b> @ 12:25:59 (1s) <b>40.6mph</b> @ 12:26:00 (3s) <b>29.8mph</b> @ 12:26:37 (60s) <b>30.6mph</b> @ 12:26:01 (300s)	<b>22.1mph</b> at 12:25:41 <b>22.5mph</b> @ 12:25:42 (1s) <b>22.2mph</b> @ 12:25:38 (3s) <b>26.2mph</b> @ 12:25:43 (60s) <b>29.8mph</b> @ 12:25:42 (300s)	1902 / 29.9mph

2022-01-29 07:25:50 AM EST	992.06mb	12.14V	26.6°F 97%	34.5°F	N (10°)	43.4mph at 12:24:38 43.2mph @ 12:24:38 (0.1s) 42.4mph @ 12:24:38 (1s) 40.1mph @ 12:24:39 (3s) 28.9mph @ 12:24:38 (60s) 30.3mph @ 12:24:45 (300s)	10.3mph at 12:25:34 11.8mph @ 12:25:35 (1s) 15.8mph @ 12:25:35 (5s) 26.3mph @ 12:25:37 (60s) 29.6mph @ 12:25:37 (300s)	7173 / 26.4mph	40.9mph at 12:25:02 44.8mph @ 12:25:01 (NoQC) 41.7mph @ 12:24:38 (1s) 41.0mph @ 12:24:38 (1s) 37.7mph @ 12:24:39 (3s) 27.4mph @ 12:24:39 (60s) 29.1mph @ 12:24:46 (300s)	12.7mph at 12:24:54 13.9mph @ 12:24:54 (1s) 15.6mph @ 12:24:55 (5s) 25.6mph @ 12:25:37 (60s) 28.5mph @ 12:25:37 (300s)	1085 / 25.6mph	40.1mph at 12:24:38 39.8mph @ 12:24:38 (0.1s) 39.2mph @ 12:24:38 (1s) 36.6mph @ 12:24:39 (3s) 29.5mph @ 12:24:39 (60s) 30.4mph @ 12:24:46 (300s)	17.3mph at 12:25:34 17.8mph @ 12:25:35 (1s) 18.8mph @ 12:25:36 (5s) 26.8mph @ 12:25:38 (60s) 29.8mph @ 12:25:37 (300s)	1707 / 26.9mph
2022-01-29 07:24:50 AM EST	992.04mb	12.13V	26.6°F 97%	34.5°F	NNE (16°)	52.2mph at 12:23:39 51.8mph @ 12:23:39 (0.1s) 46.0mph @ 12:23:39 (1s) 38.2mph @ 12:23:40 (3s) 31.2mph @ 12:23:48 (60s) 30.4mph @ 12:24:09 (300s)	14.6mph at 12:24:32 15.3mph @ 12:24:32 (1s) 18.2mph @ 12:24:33 (5s) 28.1mph @ 12:24:18 (60s) 29.8mph @ 12:23:38 (300s)	7859 / 28.8mph	49.1mph at 12:23:39 54.7mph @ 12:23:39 (NoQC) 49.7mph @ 12:23:39 (0.1s) 44.5mph @ 12:23:40 (1s) 36.4mph @ 12:23:41 (3s) 31.4mph @ 12:23:38 (60s) 29.2mph @ 12:24:09 (300s)	12.9mph at 12:24:31 14.8mph @ 12:24:32 (1s) 15.9mph @ 12:24:33 (5s) 26.4mph @ 12:24:18 (60s) 28.6mph @ 12:23:38 (300s)	1160 / 27.3mph	41.7mph at 12:23:39 41.4mph @ 12:23:39 (0.1s) 40.6mph @ 12:23:40 (1s) 36.4mph @ 12:23:41 (3s) 31.4mph @ 12:23:38 (60s) 30.5mph @ 12:24:09 (300s)	20.5mph at 12:24:32 20.6mph @ 12:24:33 (1s) 21.3mph @ 12:24:34 (5s) 28.7mph @ 12:24:18 (60s) 29.9mph @ 12:23:38 (300s)	1869 / 29.4mph
2022-01-29 07:23:50 AM EST	991.99mb	12.14V	26.7°F 97%	34.5°F	N (8°)	50.7mph at 12:22:57 50.3mph @ 12:22:57 (0.1s) 45.6mph @ 12:22:59 (1s) 43.0mph @ 12:22:58 (3s) 34.2mph @ 12:22:57 (60s) 29.9mph @ 12:23:18 (300s)	14.4mph at 12:23:20 15.8mph @ 12:23:21 (1s) 20.7mph @ 12:23:21 (5s) 31.2mph @ 12:23:37 (60s) 28.7mph @ 12:22:38 (300s)	8521 / 31.2mph	49.6mph at 12:22:38 51.4mph @ 12:22:38 (NoQC) 46.5mph @ 12:22:38 (0.1s) 45.5mph @ 12:22:39 (1s) 41.9mph @ 12:22:39 (5s) 33.0mph @ 12:22:58 (60s) 28.8mph @ 12:23:33 (300s)	11.6mph at 12:23:37 14.1mph @ 12:23:37 (1s) 21.1mph @ 12:23:26 (5s) 29.7mph @ 12:23:38 (60s) 27.7mph @ 12:22:38 (300s)	1267 / 29.8mph	45.6mph at 12:22:57 45.5mph @ 12:22:57 (0.1s) 43.9mph @ 12:22:58 (1s) 41.2mph @ 12:22:58 (3s) 34.2mph @ 12:22:58 (60s) 29.9mph @ 12:23:36 (300s)	20.0mph at 12:23:25 21.0mph @ 12:23:26 (1s) 23.1mph @ 12:23:27 (5s) 31.3mph @ 12:23:37 (60s) 28.8mph @ 12:22:38 (300s)	2002 / 31.4mph
2022-01-29 07:22:50 AM EST	992.26mb	12.15V	26.7°F 97%	34.6°F	N (8°)	55.1mph at 12:21:58 53.8mph @ 12:21:58 (0.1s) 51.9mph @ 12:21:59 (1s) 47.9mph @ 12:22:00 (3s) 33.5mph @ 12:22:27 (60s) 28.7mph @ 12:22:37 (300s)	15.9mph at 12:21:54 18.3mph @ 12:21:55 (1s) 22.8mph @ 12:21:56 (5s) 28.6mph @ 12:21:38 (60s) 27.4mph @ 12:21:38 (300s)	9004 / 33.0mph	55.7mph at 12:21:59 60.3mph @ 12:21:59 (NoQC) 54.9mph @ 12:21:59 (0.1s) 51.5mph @ 12:21:59 (1s) 44.7mph @ 12:22:00 (3s) 32.4mph @ 12:22:01 (60s) 27.7mph @ 12:22:37 (300s)	14.1mph at 12:21:54 16.6mph @ 12:21:55 (1s) 20.6mph @ 12:22:16 (5s) 28.0mph @ 12:21:38 (60s) 26.5mph @ 12:21:38 (300s)	1354 / 31.8mph	51.3mph at 12:21:59 50.7mph @ 12:21:59 (0.1s) 50.0mph @ 12:21:59 (1s) 46.3mph @ 12:22:01 (3s) 33.7mph @ 12:22:02 (60s) 28.8mph @ 12:22:38 (300s)	22.1mph at 12:21:55 22.9mph @ 12:21:55 (1s) 24.3mph @ 12:21:56 (5s) 28.8mph @ 12:21:39 (60s) 27.6mph @ 12:21:38 (300s)	2092 / 32.8mph
2022-01-29 07:21:50 AM EST	992.34mb	12.15V	26.8°F 97%	34.6°F	N (6°)	46.8mph at 12:21:34 46.7mph @ 12:21:34 (0.1s) 44.7mph @ 12:21:34 (1s) 40.8mph @ 12:21:36 (3s) 29.5mph @ 12:20:40 (60s) 27.5mph @ 12:21:15 (300s)	11.6mph at 12:20:54 13.4mph @ 12:20:54 (1s) 16.0mph @ 12:20:55 (5s) 26.2mph @ 12:21:01 (60s) 26.8mph @ 12:21:01 (300s)	7808 / 28.7mph	47.9mph at 12:21:34 53.6mph @ 12:21:34 (NoQC) 48.4mph @ 12:21:34 (0.1s) 45.7mph @ 12:21:34 (1s) 39.2mph @ 12:21:10 (3s) 28.3mph @ 12:20:46 (60s) 26.5mph @ 12:21:15 (300s)	10.3mph at 12:20:55 11.7mph @ 12:20:55 (1s) 15.4mph @ 12:20:56 (5s) 25.6mph @ 12:21:01 (60s) 25.8mph @ 12:21:00 (300s)	1192 / 28.1mph	43.0mph at 12:21:34 42.7mph @ 12:21:34 (0.1s) 41.8mph @ 12:21:35 (1s) 38.9mph @ 12:21:36 (3s) 29.2mph @ 12:20:40 (60s) 27.7mph @ 12:21:16 (300s)	14.9mph at 12:20:55 15.3mph @ 12:20:58 (1s) 15.6mph @ 12:20:58 (5s) 26.1mph @ 12:21:01 (60s) 27.0mph @ 12:21:01 (300s)	1840 / 28.9mph

2022-01-29 07:20:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:19:38 AM EST to 2022-01-29 07:20:38 AM EST (60s)</b>	992.39mb	12.14V	26.8°F 97%	34.6°F	N (10°)	<b>47.5mph</b> at 12:20:17 <b>47.3mph</b> @ 12:20:17 (0.1s) <b>40.4mph</b> @ 12:20:18 (1s) <b>36.5mph</b> @ 12:19:59 (3s) <b>29.5mph</b> @ 12:20:23 (60s) <b>27.5mph</b> @ 12:20:37 (300s)	<b>17.2mph</b> at 12:20:30 <b>19.4mph</b> @ 12:20:30 (1s) <b>19.9mph</b> @ 12:19:38 (5s) <b>26.5mph</b> @ 12:19:42 (60s) <b>26.4mph</b> @ 12:19:38 (300s)	7978 / 29.3mph	<b>46.8mph</b> at 12:20:17 <b>48.9mph</b> @ 12:20:17 (NoDC) <b>43.6mph</b> @ 12:20:17 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 12:20:18 (1s) <b>36.3mph</b> @ 12:20:00 (3s) <b>28.4mph</b> @ 12:20:24 (60s) <b>26.3mph</b> @ 12:20:37 (300s)	<b>15.0mph</b> at 12:19:44 <b>17.7mph</b> @ 12:19:44 (1s) <b>19.6mph</b> @ 12:19:38 (3s) <b>25.2mph</b> @ 12:19:41 (60s) <b>25.3mph</b> @ 12:19:38 (300s)	1199 / 28.2mph	<b>39.9mph</b> at 12:20:17 <b>39.4mph</b> @ 12:20:17 (0.1s) <b>38.1mph</b> @ 12:20:18 (1s) <b>36.5mph</b> @ 12:20:01 (3s) <b>29.6mph</b> @ 12:20:19 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:20:37 (300s)	<b>22.1mph</b> at 12:19:45 <b>22.6mph</b> @ 12:19:45 (1s) <b>20.9mph</b> @ 12:19:38 (3s) <b>26.9mph</b> @ 12:19:46 (60s) <b>26.7mph</b> @ 12:19:38 (300s)	1856 / 29.2mph
2022-01-29 07:19:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:18:38 AM EST to 2022-01-29 07:19:38 AM EST (60s)</b>	992.43mb	12.14V	26.8°F 97%	34.7°F	NNE (17°)	<b>44.7mph</b> at 12:19:19 <b>44.1mph</b> @ 12:19:19 (0.1s) <b>39.4mph</b> @ 12:19:20 (1s) <b>37.0mph</b> @ 12:19:30 (3s) <b>27.9mph</b> @ 12:19:32 (60s) <b>26.5mph</b> @ 12:19:32 (300s)	<b>15.0mph</b> at 12:19:13 <b>16.5mph</b> @ 12:19:04 (1s) <b>17.5mph</b> @ 12:19:05 (3s) <b>25.0mph</b> @ 12:18:51 (60s) <b>25.8mph</b> @ 12:19:07 (300s)	7328 / 26.9mph	<b>40.6mph</b> at 12:19:29 <b>46.4mph</b> @ 12:19:19 (NoDC) <b>41.6mph</b> @ 12:19:19 (0.1s) <b>38.8mph</b> @ 12:19:20 (1s) <b>37.0mph</b> @ 12:19:28 (3s) <b>26.6mph</b> @ 12:19:32 (60s) <b>25.4mph</b> @ 12:19:31 (300s)	<b>12.5mph</b> at 12:18:49 <b>14.5mph</b> @ 12:18:48 (1s) <b>15.0mph</b> @ 12:18:49 (1s) <b>24.0mph</b> @ 12:18:51 (60s) <b>24.6mph</b> @ 12:19:07 (300s)	1089 / 25.7mph	<b>39.1mph</b> at 12:19:27 <b>38.7mph</b> @ 12:19:27 (0.1s) <b>37.9mph</b> @ 12:19:28 (1s) <b>36.8mph</b> @ 12:19:29 (3s) <b>28.0mph</b> @ 12:18:33 (60s) <b>26.8mph</b> @ 12:19:32 (300s)	<b>16.7mph</b> at 12:19:05 <b>17.3mph</b> @ 12:19:05 (1s) <b>18.7mph</b> @ 12:19:06 (3s) <b>25.5mph</b> @ 12:18:51 (60s) <b>26.1mph</b> @ 12:19:07 (300s)	1739 / 27.4mph
2022-01-29 07:18:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:17:38 AM EST to 2022-01-29 07:18:38 AM EST (60s)</b>	992.54mb	12.14V	26.9°F 97%	34.7°F	NNE (12°)	<b>39.3mph</b> at 12:18:19 <b>38.9mph</b> @ 12:18:19 (0.1s) <b>35.6mph</b> @ 12:18:20 (1s) <b>33.3mph</b> @ 12:18:21 (3s) <b>27.7mph</b> @ 12:17:53 (60s) <b>26.7mph</b> @ 12:17:41 (300s)	<b>14.6mph</b> at 12:18:14 <b>15.4mph</b> @ 12:18:14 (1s) <b>17.8mph</b> @ 12:17:57 (3s) <b>24.7mph</b> @ 12:18:33 (60s) <b>25.8mph</b> @ 12:18:15 (300s)	6933 / 25.5mph	<b>36.7mph</b> at 12:18:34 <b>39.2mph</b> @ 12:17:40 (NoDC) <b>35.5mph</b> @ 12:17:40 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 12:17:41 (1s) <b>32.1mph</b> @ 12:18:36 (3s) <b>26.7mph</b> @ 12:17:53 (60s) <b>25.5mph</b> @ 12:17:41 (300s)	<b>14.4mph</b> at 12:17:56 <b>16.0mph</b> @ 12:17:57 (1s) <b>18.9mph</b> @ 12:17:57 (3s) <b>24.1mph</b> @ 12:18:33 (60s) <b>24.7mph</b> @ 12:18:16 (300s)	1055 / 24.9mph	<b>34.1mph</b> at 12:18:20 <b>33.4mph</b> @ 12:18:20 (1s) <b>31.4mph</b> @ 12:18:22 (3s) <b>27.6mph</b> @ 12:17:54 (60s) <b>26.8mph</b> @ 12:17:41 (300s)	<b>18.7mph</b> at 12:17:57 <b>19.1mph</b> @ 12:17:57 (1s) <b>20.3mph</b> @ 12:17:57 (3s) <b>25.4mph</b> @ 12:18:33 (60s) <b>26.0mph</b> @ 12:18:16 (300s)	1645 / 25.9mph
2022-01-29 07:17:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:16:38 AM EST to 2022-01-29 07:17:38 AM EST (60s)</b>	992.38mb	12.14V	26.9°F 97%	34.7°F	N (10°)	<b>47.7mph</b> at 12:17:12 <b>47.5mph</b> @ 12:17:13 (0.1s) <b>43.5mph</b> @ 12:17:13 (1s) <b>40.7mph</b> @ 12:17:14 (3s) <b>29.2mph</b> @ 12:16:38 (60s) <b>27.3mph</b> @ 12:16:38 (300s)	<b>14.9mph</b> at 12:17:34 <b>16.7mph</b> @ 12:17:34 (1s) <b>20.0mph</b> @ 12:17:35 (3s) <b>26.6mph</b> @ 12:17:37 (60s) <b>26.4mph</b> @ 12:17:02 (300s)	7233 / 26.6mph	<b>45.1mph</b> at 12:17:11 <b>52.2mph</b> @ 12:17:11 (NoDC) <b>45.9mph</b> @ 12:17:11 (0.1s) <b>41.3mph</b> @ 12:17:13 (1s) <b>39.3mph</b> @ 12:17:14 (3s) <b>27.2mph</b> @ 12:17:15 (60s) <b>26.1mph</b> @ 12:16:38 (300s)	<b>13.3mph</b> at 12:16:49 <b>15.6mph</b> @ 12:16:49 (1s) <b>19.1mph</b> @ 12:16:49 (3s) <b>25.1mph</b> @ 12:16:58 (60s) <b>25.2mph</b> @ 12:17:05 (300s)	1089 / 25.7mph	<b>42.0mph</b> at 12:17:13 <b>41.6mph</b> @ 12:17:13 (0.1s) <b>40.4mph</b> @ 12:17:13 (1s) <b>37.9mph</b> @ 12:17:14 (3s) <b>29.1mph</b> @ 12:17:15 (60s) <b>27.4mph</b> @ 12:16:38 (300s)	<b>19.6mph</b> at 12:16:56 <b>20.1mph</b> @ 12:16:57 (1s) <b>21.6mph</b> @ 12:16:57 (3s) <b>26.8mph</b> @ 12:17:37 (60s) <b>26.6mph</b> @ 12:17:05 (300s)	1704 / 26.8mph
2022-01-29 07:16:49 AM EST  <b>2022-01-29 07:15:38 AM EST to 2022-01-29 07:16:38 AM EST (60s)</b>	992.30mb	12.14V	26.9°F 97%	34.8°F	N (11°)	<b>44.8mph</b> at 12:16:29 <b>44.6mph</b> @ 12:16:21 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 12:15:47 (1s) <b>40.3mph</b> @ 12:16:31 (3s) <b>29.2mph</b> @ 12:16:37 (60s) <b>27.9mph</b> @ 12:15:54 (300s)	<b>13.7mph</b> at 12:16:06 <b>14.3mph</b> @ 12:16:06 (1s) <b>15.8mph</b> @ 12:16:07 (3s) <b>24.0mph</b> @ 12:15:38 (60s) <b>27.2mph</b> @ 12:16:26 (300s)	7959 / 29.2mph	<b>44.1mph</b> at 12:16:21 <b>51.7mph</b> @ 12:16:27 (NoDC) <b>46.0mph</b> @ 12:16:27 (0.1s) <b>41.5mph</b> @ 12:16:28 (1s) <b>39.5mph</b> @ 12:16:30 (3s) <b>27.0mph</b> @ 12:16:36 (60s) <b>26.6mph</b> @ 12:15:58 (300s)	<b>10.8mph</b> at 12:16:05 <b>12.3mph</b> @ 12:16:05 (1s) <b>13.9mph</b> @ 12:16:06 (3s) <b>23.3mph</b> @ 12:15:38 (60s) <b>26.0mph</b> @ 12:16:27 (300s)	1149 / 27.1mph	<b>41.6mph</b> at 12:16:27 <b>41.3mph</b> @ 12:16:27 (0.1s) <b>40.2mph</b> @ 12:16:28 (1s) <b>38.8mph</b> @ 12:16:30 (3s) <b>29.1mph</b> @ 12:16:37 (60s) <b>27.9mph</b> @ 12:15:55 (300s)	<b>15.7mph</b> at 12:16:06 <b>16.1mph</b> @ 12:16:06 (1s) <b>17.1mph</b> @ 12:16:07 (3s) <b>24.5mph</b> @ 12:15:38 (60s) <b>27.3mph</b> @ 12:16:27 (300s)	1855 / 29.1mph

2022-01-29 07:15:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:14:38 AM EST to 2022-01-29 07:15:38 AM EST (60s)</b>	992.37mb	12.14V	27.0°F 97%	34.8°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>40.2mph</b> at 12:15:07 <b>39.9mph</b> @ 12:15:07 (0.1s) <b>37.1mph</b> @ 12:15:07 (1s) <b>34.7mph</b> @ 12:15:09 (3s) <b>24.3mph</b> @ 12:14:38 (60s) <b>28.5mph</b> @ 12:14:38 (300s)	<b>13.9mph</b> at 12:14:38 <b>15.3mph</b> @ 12:14:39 (1s) <b>16.2mph</b> @ 12:14:52 (1s) <b>22.2mph</b> @ 12:15:03 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:15:35 (300s)	6513 / 24.0mph	<b>40.2mph</b> at 12:15:07 <b>43.2mph</b> @ 12:15:07 (NoQC) <b>38.7mph</b> @ 12:15:07 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 12:15:07 (1s) <b>36.2mph</b> @ 12:15:07 (3s) <b>23.7mph</b> @ 12:15:32 (60s) <b>26.8mph</b> @ 12:14:38 (300s)	12.5mph at 12:15:35 <b>14.4mph</b> @ 12:14:49 (1s) <b>15.1mph</b> @ 12:14:52 (3s) <b>21.3mph</b> @ 12:15:03 (60s) <b>26.4mph</b> @ 12:15:36 (300s)	989 / 23.3mph	<b>36.7mph</b> at 12:15:07 <b>35.7mph</b> @ 12:15:07 (1s) <b>34.6mph</b> @ 12:15:08 (3s) <b>24.6mph</b> @ 12:15:33 (60s) <b>28.2mph</b> @ 12:14:38 (300s)	<b>15.4mph</b> at 12:14:51 <b>15.8mph</b> @ 12:14:52 (1s) <b>16.2mph</b> @ 12:14:52 (3s) <b>22.5mph</b> @ 12:15:05 (60s) <b>27.7mph</b> @ 12:15:37 (300s)	1553 / 24.5mph
2022-01-29 07:14:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:13:38 AM EST to 2022-01-29 07:14:38 AM EST (60s)</b>	992.36mb	12.14V	27.0°F 97%	34.8°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>38.9mph</b> at 12:14:05 <b>38.6mph</b> @ 12:14:05 (0.1s) <b>35.8mph</b> @ 12:13:45 (1s) <b>33.0mph</b> @ 12:13:47 (3s) <b>29.1mph</b> @ 12:13:38 (60s) <b>29.6mph</b> @ 12:14:02 (300s)	<b>14.0mph</b> at 12:14:14 <b>15.1mph</b> @ 12:14:15 (1s) <b>16.7mph</b> @ 12:14:16 (3s) <b>24.3mph</b> @ 12:14:37 (60s) <b>28.3mph</b> @ 12:14:31 (300s)	6613 / 24.3mph	<b>37.7mph</b> at 12:13:56 <b>40.4mph</b> @ 12:13:56 (NoQC) <b>36.5mph</b> @ 12:13:56 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 12:13:46 (1s) <b>32.2mph</b> @ 12:14:06 (3s) <b>28.1mph</b> @ 12:13:38 (60s) <b>28.0mph</b> @ 12:14:03 (300s)	12.1mph at 12:14:15 <b>14.3mph</b> @ 12:14:26 (1s) <b>16.1mph</b> @ 12:14:26 (3s) <b>23.3mph</b> @ 12:14:38 (60s) <b>26.8mph</b> @ 12:14:32 (300s)	989 / 23.3mph	<b>33.2mph</b> at 12:13:45 <b>32.6mph</b> @ 12:13:46 (1s) <b>31.5mph</b> @ 12:13:05 (3s) <b>29.2mph</b> @ 12:13:38 (60s) <b>29.4mph</b> @ 12:14:03 (300s)	<b>18.1mph</b> at 12:14:26 <b>18.6mph</b> @ 12:14:26 (1s) <b>19.3mph</b> @ 12:14:28 (3s) <b>24.2mph</b> @ 12:14:38 (60s) <b>28.2mph</b> @ 12:14:36 (300s)	1535 / 24.2mph
2022-01-29 07:13:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:12:38 AM EST to 2022-01-29 07:13:38 AM EST (60s)</b>	992.13mb	12.14V	27.0°F 97%	34.9°F	<b>NNE (12°)</b>	<b>57.3mph</b> at 12:13:10 <b>56.5mph</b> @ 12:13:10 (0.1s) <b>47.4mph</b> @ 12:13:10 (1s) <b>42.7mph</b> @ 12:13:11 (3s) <b>30.2mph</b> @ 12:13:14 (60s) <b>29.7mph</b> @ 12:13:13 (300s)	<b>12.4mph</b> at 12:13:05 <b>13.7mph</b> @ 12:13:05 (1s) <b>19.0mph</b> @ 12:13:19 (3s) <b>27.7mph</b> @ 12:13:01 (60s) <b>29.4mph</b> @ 12:13:37 (300s)	7930 / 29.1mph	<b>47.4mph</b> at 12:13:07 <b>51.7mph</b> @ 12:13:10 (NoQC) <b>46.7mph</b> @ 12:13:10 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 12:13:11 (1s) <b>39.3mph</b> @ 12:13:11 (3s) <b>29.3mph</b> @ 12:13:16 (60s) <b>28.2mph</b> @ 12:13:13 (300s)	13.4mph at 12:13:05 <b>15.7mph</b> @ 12:13:05 (1s) <b>18.7mph</b> @ 12:13:21 (3s) <b>26.9mph</b> @ 12:13:00 (60s) <b>27.9mph</b> @ 12:13:37 (300s)	1197 / 28.2mph	<b>45.8mph</b> at 12:13:10 <b>45.6mph</b> @ 12:13:10 (0.1s) <b>43.4mph</b> @ 12:13:11 (1s) <b>40.0mph</b> @ 12:13:11 (3s) <b>30.5mph</b> @ 12:13:18 (60s) <b>29.6mph</b> @ 12:13:13 (300s)	<b>19.6mph</b> at 12:13:19 <b>20.1mph</b> @ 12:13:19 (1s) <b>20.7mph</b> @ 12:13:21 (3s) <b>28.5mph</b> @ 12:13:00 (60s) <b>29.3mph</b> @ 12:13:38 (300s)	1861 / 29.2mph
2022-01-29 07:12:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:11:38 AM EST to 2022-01-29 07:12:38 AM EST (60s)</b>	992.42mb	12.13V	27.1°F 97%	34.9°F	<b>N (6°)</b>	<b>50.4mph</b> at 12:11:42 <b>50.2mph</b> @ 12:11:42 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 12:11:43 (1s) <b>43.1mph</b> @ 12:11:44 (3s) <b>34.2mph</b> @ 12:11:59 (60s) <b>30.2mph</b> @ 12:11:49 (300s)	<b>14.4mph</b> at 12:12:05 <b>15.8mph</b> @ 12:12:10 (1s) <b>17.4mph</b> @ 12:12:12 (3s) <b>30.0mph</b> @ 12:12:31 (60s) <b>29.5mph</b> @ 12:12:37 (300s)	8214 / 30.1mph	<b>48.7mph</b> at 12:11:43 <b>52.9mph</b> @ 12:11:42 (NoQC) <b>48.2mph</b> @ 12:11:42 (0.1s) <b>46.0mph</b> @ 12:11:43 (1s) <b>40.9mph</b> @ 12:11:45 (3s) <b>31.4mph</b> @ 12:11:59 (60s) <b>28.5mph</b> @ 12:11:49 (300s)	12.6mph at 12:12:10 <b>14.3mph</b> @ 12:12:11 (1s) <b>16.1mph</b> @ 12:12:12 (3s) <b>28.4mph</b> @ 12:11:38 (60s) <b>27.9mph</b> @ 12:12:37 (300s)	1236 / 29.1mph	<b>45.0mph</b> at 12:11:42 <b>44.7mph</b> @ 12:11:42 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 12:11:43 (1s) <b>40.8mph</b> @ 12:11:44 (3s) <b>33.0mph</b> @ 12:11:59 (60s) <b>30.0mph</b> @ 12:11:49 (300s)	<b>19.0mph</b> at 12:12:12 <b>19.8mph</b> @ 12:12:12 (1s) <b>20.7mph</b> @ 12:12:12 (3s) <b>30.2mph</b> @ 12:12:31 (60s) <b>29.4mph</b> @ 12:12:37 (300s)	1931 / 30.3mph
2022-01-29 07:11:50 AM EST  <b>2022-01-29 07:10:38 AM EST to 2022-01-29 07:11:38 AM EST (60s)</b>	992.30mb	12.15V	27.1°F 97%	34.9°F	<b>NNE (12°)</b>	<b>54.1mph</b> at 12:11:24 <b>53.8mph</b> @ 12:11:24 (0.1s) <b>49.4mph</b> @ 12:11:25 (1s) <b>44.1mph</b> @ 12:11:26 (3s) <b>31.4mph</b> @ 12:11:37 (60s) <b>30.0mph</b> @ 12:11:34 (300s)	<b>14.3mph</b> at 12:11:28 <b>17.0mph</b> @ 12:11:29 (1s) <b>21.4mph</b> @ 12:10:38 (3s) <b>27.4mph</b> @ 12:10:38 (60s) <b>29.5mph</b> @ 12:10:59 (300s)	8565 / 31.4mph	<b>46.0mph</b> at 12:11:24 <b>54.3mph</b> @ 12:11:24 (NoQC) <b>49.5mph</b> @ 12:11:24 (0.1s) <b>45.9mph</b> @ 12:11:24 (1s) <b>41.6mph</b> @ 12:11:26 (3s) <b>28.4mph</b> @ 12:11:37 (60s) <b>28.6mph</b> @ 12:10:38 (300s)	13.6mph at 12:11:28 <b>16.4mph</b> @ 12:11:29 (1s) <b>18.3mph</b> @ 12:10:38 (3s) <b>25.4mph</b> @ 12:10:39 (60s) <b>28.0mph</b> @ 12:11:20 (300s)	1207 / 28.4mph	<b>45.1mph</b> at 12:11:24 <b>44.7mph</b> @ 12:11:24 (0.1s) <b>43.5mph</b> @ 12:11:25 (1s) <b>40.3mph</b> @ 12:11:26 (3s) <b>30.3mph</b> @ 12:11:34 (60s) <b>29.8mph</b> @ 12:11:34 (300s)	<b>22.6mph</b> at 12:10:38 <b>23.0mph</b> @ 12:10:39 (1s) <b>23.7mph</b> @ 12:10:40 (3s) <b>27.1mph</b> @ 12:10:38 (60s) <b>29.4mph</b> @ 12:10:59 (300s)	1933 / 30.3mph



2022-01-29 07:10:50 AM EST	992.42mb	12.12V	27.1°F 97%	35.0°F	N (9°)	48.4mph at 12:10:18 48.1mph @ 12:10:18 (0.1s) 43.4mph @ 12:10:18 (1s) 40.8mph @ 12:10:18 (3s) 29.7mph @ 12:10:00 (60s) 29.9mph @ 12:10:35 (300s)	13.5mph at 12:09:58 13.4mph @ 12:09:38 (1s) 15.1mph @ 12:09:38 (3s) 26.5mph @ 12:10:32 (60s) 29.4mph @ 12:09:51 (300s)	7454 / 27.4mph	51.5mph at 12:10:18 55.0mph @ 12:10:17 (NoQC) 49.9mph @ 12:10:18 (0.1s) 44.1mph @ 12:10:18 (1s) 39.1mph @ 12:10:18 (3s) 28.6mph @ 12:10:02 (60s) 28.6mph @ 12:10:25 (300s)	13.1mph at 12:09:49 15.4mph @ 12:10:37 (1s) 16.9mph @ 12:09:49 (3s) 25.0mph @ 12:10:32 (60s) 28.2mph @ 12:09:51 (300s)	1083 / 25.5mph	42.1mph at 12:10:18 41.6mph @ 12:10:18 (0.1s) 40.1mph @ 12:10:18 (1s) 38.2mph @ 12:10:18 (3s) 29.9mph @ 12:10:02 (60s) 29.8mph @ 12:10:36 (300s)	18.2mph at 12:09:38 18.7mph @ 12:09:38 (1s) 19.9mph @ 12:09:39 (3s) 26.5mph @ 12:10:33 (60s) 29.4mph @ 12:09:51 (300s)	1724 / 27.1mph
2022-01-29 07:09:50 AM EST	992.52mb	12.15V	27.2°F 97%	35.0°F	N (11°)	50.6mph at 12:09:19 49.7mph @ 12:09:19 (0.1s) 45.6mph @ 12:09:19 (1s) 41.9mph @ 12:09:24 (3s) 30.4mph @ 12:09:31 (60s) 30.1mph @ 12:08:40 (300s)	12.0mph at 12:09:37 12.6mph @ 12:09:37 (1s) 15.4mph @ 12:09:37 (3s) 27.1mph @ 12:09:02 (60s) 29.7mph @ 12:09:37 (300s)	7951 / 29.2mph	45.7mph at 12:09:13 51.6mph @ 12:09:13 (NoQC) 46.2mph @ 12:09:13 (0.1s) 42.3mph @ 12:09:14 (1s) 40.2mph @ 12:09:07 (3s) 29.4mph @ 12:09:28 (60s) 28.9mph @ 12:08:40 (300s)	12.2mph at 12:08:58 13.6mph @ 12:08:58 (1s) 15.7mph @ 12:09:00 (3s) 26.2mph @ 12:09:02 (60s) 28.6mph @ 12:09:37 (300s)	1204 / 28.3mph	43.7mph at 12:09:23 43.4mph @ 12:09:24 (0.1s) 42.4mph @ 12:09:24 (1s) 40.9mph @ 12:09:24 (3s) 30.4mph @ 12:09:29 (60s) 30.1mph @ 12:08:41 (300s)	17.1mph at 12:08:59 17.5mph @ 12:09:00 (1s) 19.2mph @ 12:09:01 (3s) 27.4mph @ 12:09:02 (60s) 29.7mph @ 12:09:37 (300s)	1882 / 29.6mph
2022-01-29 07:08:50 AM EST	992.55mb	12.14V	27.2°F 97%	35.1°F	NNE (13°)	45.1mph at 12:08:00 45.0mph @ 12:08:00 (0.1s) 41.0mph @ 12:08:00 (1s) 35.6mph @ 12:08:02 (3s) 32.1mph @ 12:07:38 (60s) 30.0mph @ 12:08:37 (300s)	16.7mph at 12:07:39 17.8mph @ 12:07:40 (1s) 21.1mph @ 12:07:40 (3s) 29.4mph @ 12:08:36 (60s) 28.9mph @ 12:07:43 (300s)	8048 / 29.5mph	44.0mph at 12:08:00 47.3mph @ 12:08:00 (NoQC) 42.3mph @ 12:08:00 (0.1s) 40.8mph @ 12:08:00 (1s) 36.0mph @ 12:08:01 (3s) 30.5mph @ 12:07:38 (60s) 28.9mph @ 12:08:37 (300s)	16.0mph at 12:07:39 17.9mph @ 12:07:40 (1s) 20.8mph @ 12:07:40 (3s) 28.2mph @ 12:08:36 (60s) 27.9mph @ 12:07:43 (300s)	1206 / 28.4mph	39.2mph at 12:08:00 38.8mph @ 12:08:00 (0.1s) 37.6mph @ 12:08:00 (1s) 35.0mph @ 12:08:02 (3s) 31.8mph @ 12:07:39 (60s) 30.0mph @ 12:08:37 (300s)	21.8mph at 12:08:18 22.6mph @ 12:08:18 (1s) 24.9mph @ 12:07:42 (3s) 29.9mph @ 12:08:37 (60s) 29.0mph @ 12:07:38 (300s)	1906 / 29.9mph
2022-01-29 07:07:50 AM EST	992.47mb	12.14V	27.3°F 97%	35.1°F	NNE (13°)	51.0mph at 12:06:52 50.6mph @ 12:06:52 (0.1s) 46.0mph @ 12:06:51 (1s) 43.5mph @ 12:06:53 (3s) 32.4mph @ 12:07:34 (60s) 29.0mph @ 12:07:36 (300s)	14.3mph at 12:07:21 15.6mph @ 12:07:21 (1s) 18.5mph @ 12:07:21 (3s) 29.7mph @ 12:07:22 (60s) 28.0mph @ 12:06:41 (300s)	8768 / 32.1mph	48.9mph at 12:06:50 51.7mph @ 12:07:32 (NoQC) 46.7mph @ 12:07:32 (0.1s) 44.4mph @ 12:06:51 (1s) 42.3mph @ 12:06:53 (3s) 30.8mph @ 12:07:34 (60s) 28.0mph @ 12:07:37 (300s)	13.3mph at 12:07:21 15.5mph @ 12:07:21 (1s) 17.5mph @ 12:07:22 (3s) 28.4mph @ 12:07:22 (60s) 27.2mph @ 12:06:42 (300s)	1301 / 30.6mph	44.7mph at 12:07:33 44.5mph @ 12:07:33 (0.1s) 43.3mph @ 12:07:33 (1s) 41.6mph @ 12:06:53 (3s) 31.9mph @ 12:07:35 (60s) 29.0mph @ 12:07:37 (300s)	18.3mph at 12:07:21 18.8mph @ 12:07:22 (1s) 20.6mph @ 12:07:22 (3s) 29.5mph @ 12:07:22 (60s) 28.2mph @ 12:06:43 (300s)	2028 / 31.8mph
2022-01-29 07:06:50 AM EST	992.42mb	12.14V	27.4°F 97%	35.2°F	N (6°)	46.9mph at 12:06:34 46.6mph @ 12:06:34 (0.1s) 41.7mph @ 12:06:35 (1s) 39.5mph @ 12:06:37 (3s) 30.9mph @ 12:06:37 (60s) 28.4mph @ 12:05:56 (300s)	17.5mph at 12:06:29 18.5mph @ 12:06:30 (1s) 21.8mph @ 12:06:31 (3s) 26.5mph @ 12:05:38 (60s) 27.6mph @ 12:05:38 (300s)	8440 / 30.9mph	46.4mph at 12:06:34 50.6mph @ 12:06:34 (NoQC) 45.5mph @ 12:06:34 (0.1s) 41.0mph @ 12:06:35 (1s) 37.2mph @ 12:05:56 (3s) 30.1mph @ 12:06:37 (60s) 27.5mph @ 12:05:56 (300s)	13.3mph at 12:06:29 16.2mph @ 12:06:30 (1s) 20.3mph @ 12:06:31 (3s) 25.4mph @ 12:05:38 (60s) 26.8mph @ 12:05:38 (300s)	1280 / 30.1mph	41.5mph at 12:05:56 41.2mph @ 12:05:55 (0.1s) 39.5mph @ 12:05:56 (1s) 37.2mph @ 12:05:57 (3s) 30.6mph @ 12:06:38 (60s) 28.6mph @ 12:05:56 (300s)	20.6mph at 12:06:30 21.3mph @ 12:06:30 (1s) 23.1mph @ 12:06:31 (3s) 26.6mph @ 12:05:39 (60s) 27.9mph @ 12:05:38 (300s)	1955 / 30.7mph

2022-01-29 07:05:50 AM EST	992.36mb	12.14V	27.4°F 97%	35.2°F	NNE (12°)	44.6mph at 12:04:44	14.1mph at 12:04:40	7231 / 26.6mph	39.7mph at 12:04:43	1083 / 25.5mph	13.6mph at 12:04:54	36.3mph at 12:04:47	19.5mph at 12:04:56	1697 / 26.7mph	
<b>2022-01-29 07:04:37 AM EST to 2022-01-29 07:05:37 AM EST (60s)</b>						44.2mph @ 12:04:44 (0.1s)	15.4mph @ 12:04:40 (1s)		43.3mph @ 12:04:44 (NoQC)		15.4mph @ 12:04:41 (1s)		36.3mph @ 12:04:47 (1s)		19.9mph @ 12:04:56 (1s)
						40.8mph @ 12:04:44 (1s)	19.0mph @ 12:04:42 (1s)		38.7mph @ 12:04:44 (0.1s)		17.1mph @ 12:04:56 (3s)		34.2mph @ 12:04:47 (1s)		20.9mph @ 12:04:56 (1s)
						35.5mph @ 12:04:46 (3s)	26.5mph @ 12:05:35 (60s)		36.7mph @ 12:04:44 (1s)		25.4mph @ 12:05:34 (60s)		32.0mph @ 12:04:52 (60s)		26.7mph @ 12:05:36 (60s)
						32.1mph @ 12:04:51 (60s)	27.6mph @ 12:05:35 (300s)		33.3mph @ 12:04:48 (3s)		26.8mph @ 12:05:35 (300s)		29.3mph @ 12:04:37 (300s)		29.9mph @ 12:05:36 (300s)
2022-01-29 07:04:50 AM EST	992.21mb	12.14V	27.5°F 97%	35.3°F	NNE (12°)	46.3mph at 12:04:01	13.3mph at 12:03:38	8420 / 30.9mph	46.5mph at 12:04:18	1278 / 30.1mph	11.8mph at 12:03:37	41.8mph at 12:04:02	19.6mph at 12:03:38	1981 / 31.1mph	
<b>2022-01-29 07:03:37 AM EST to 2022-01-29 07:04:37 AM EST (60s)</b>						45.9mph @ 12:04:01 (0.1s)	14.6mph @ 12:03:38 (1s)		49.7mph @ 12:04:14 (NoQC)		18.9mph @ 12:03:39 (1s)		41.4mph @ 12:04:02 (0.1s)		20.1mph @ 12:03:39 (1s)
						43.7mph @ 12:04:02 (1s)	17.8mph @ 12:03:40 (1s)		44.2mph @ 12:04:14 (0.1s)		23.5mph @ 12:03:47 (60s)		40.6mph @ 12:04:02 (1s)		21.2mph @ 12:03:40 (1s)
						39.9mph @ 12:04:03 (3s)	24.0mph @ 12:03:46 (60s)		42.4mph @ 12:04:14 (1s)		27.9mph @ 12:04:09 (300s)		38.3mph @ 12:04:23 (3s)		24.6mph @ 12:03:46 (60s)
						30.8mph @ 12:04:36 (60s)	28.7mph @ 12:04:09 (300s)		39.2mph @ 12:04:22 (3s)		28.2mph @ 12:04:26 (300s)		31.0mph @ 12:04:36 (60s)		29.0mph @ 12:04:10 (300s)
2022-01-29 07:03:50 AM EST	992.40mb	12.14V	27.5°F 97%	35.3°F	NNE (12°)	38.0mph at 12:03:01	13.4mph at 12:02:38	6630 / 24.4mph	38.8mph at 12:03:01	1010 / 23.8mph	13.2mph at 12:02:55	33.6mph at 12:03:02	17.4mph at 12:02:56	1586 / 25.0mph	
<b>2022-01-29 07:02:37 AM EST to 2022-01-29 07:03:37 AM EST (60s)</b>						37.6mph @ 12:03:01 (0.1s)	15.4mph @ 12:02:38 (1s)		41.6mph @ 12:03:01 (NoQC)		16.6mph @ 12:02:56 (1s)		33.0mph @ 12:03:03 (1s)		18.2mph @ 12:02:56 (1s)
						36.0mph @ 12:03:02 (1s)	16.9mph @ 12:02:56 (3s)		35.2mph @ 12:03:02 (1s)		23.2mph @ 12:03:27 (60s)		31.3mph @ 12:03:04 (3s)		24.4mph @ 12:03:27 (60s)
						31.9mph @ 12:03:03 (3s)	23.3mph @ 12:03:27 (60s)		31.7mph @ 12:03:03 (3s)		27.9mph @ 12:03:24 (300s)		28.4mph @ 12:03:37 (60s)		29.1mph @ 12:03:26 (300s)
						27.9mph @ 12:02:37 (60s)	28.9mph @ 12:03:27 (300s)		27.5mph @ 12:02:37 (60s)				30.4mph @ 12:02:37 (300s)		
2022-01-29 07:02:50 AM EST	992.56mb	12.15V	27.6°F 97%	35.4°F	NNE (14°)	46.0mph at 12:01:58	12.6mph at 12:02:35	7612 / 28.0mph	38.7mph at 12:01:49	1170 / 27.5mph	15.4mph at 12:02:12	41.9mph at 12:01:58	20.1mph at 12:02:12	1810 / 28.5mph	
<b>2022-01-29 07:01:37 AM EST to 2022-01-29 07:02:37 AM EST (60s)</b>						45.8mph @ 12:01:58 (0.1s)	15.1mph @ 12:02:35 (1s)		49.6mph @ 12:01:39 (NoQC)		20.1mph @ 12:02:31 (1s)		41.6mph @ 12:01:40 (0.1s)		20.7mph @ 12:02:13 (1s)
						45.1mph @ 12:01:58 (1s)	18.9mph @ 12:02:35 (3s)		44.2mph @ 12:01:39 (0.1s)		27.3mph @ 12:01:37 (60s)		41.1mph @ 12:01:59 (1s)		21.6mph @ 12:02:32 (3s)
						40.6mph @ 12:02:00 (3s)	27.8mph @ 12:02:35 (60s)		43.2mph @ 12:01:40 (1s)		29.3mph @ 12:01:46 (300s)		38.8mph @ 12:02:00 (3s)		28.4mph @ 12:02:36 (60s)
						31.4mph @ 12:01:53 (60s)	30.3mph @ 12:02:36 (300s)		39.9mph @ 12:01:40 (3s)				31.2mph @ 12:01:55 (60s)		30.4mph @ 12:02:37 (300s)
2022-01-29 07:01:50 AM EST	992.13mb	12.15V	27.6°F 97%	35.4°F	N (10°)	47.7mph at 12:00:57	14.2mph at 12:00:50	7728 / 28.4mph	47.1mph at 12:00:57	1161 / 27.3mph	8.8mph at 12:00:50	44.5mph at 12:00:57	16.7mph at 12:00:52	1813 / 28.5mph	
<b>2022-01-29 07:00:37 AM EST to 2022-01-29 07:01:37 AM EST (60s)</b>						47.4mph @ 12:00:57 (0.1s)	15.3mph @ 12:00:52 (1s)		49.9mph @ 12:00:57 (NoQC)		11.3mph @ 12:00:52 (1s)		44.2mph @ 12:00:57 (0.1s)		17.2mph @ 12:00:52 (1s)
						43.9mph @ 12:00:57 (1s)	15.9mph @ 12:00:52 (3s)		45.0mph @ 12:00:57 (0.1s)		27.2mph @ 12:01:34 (60s)		42.8mph @ 12:00:57 (1s)		17.8mph @ 12:00:52 (3s)
						41.5mph @ 12:00:59 (3s)	28.3mph @ 12:01:37 (60s)		42.3mph @ 12:00:57 (0.1s)		32.5mph @ 12:00:37 (60s)		40.6mph @ 12:00:59 (3s)		28.4mph @ 12:01:36 (60s)
						33.6mph @ 12:00:37 (60s)	30.3mph @ 12:00:55 (300s)		40.1mph @ 12:00:58 (3s)		29.7mph @ 12:01:12 (300s)		33.4mph @ 12:00:37 (60s)		30.3mph @ 12:00:55 (300s)

2022-01-29 07:00:50 AM EST	992.23mb	12.14V	27.7°F 97%	35.5°F	NNE (12°)	53.4mph at 12:00:24	17.4mph at 12:00:14	9180 / 33.6mph	46.0mph at 12:00:24	15.1mph at 12:00:15	1381 / 32.4mph	46.1mph at 12:00:24	23.7mph at 11:59:47	2132 / 33.4mph	
2022-01-29 06:59:37 AM EST to 2022-01-29 07:00:37 AM EST (60s)						52.9mph @ 12:00:24 (0.1s)	19.1mph @ 12:00:15 (1s)		53.9mph @ 12:00:24 (NoQC)	19.2mph @ 12:00:15 (1s)			45.8mph @ 12:00:24 (0.1s)		24.2mph @ 11:59:48 (1s)
						48.8mph @ 12:00:24 (1s)	24.1mph @ 11:59:47 (1s)		48.9mph @ 12:00:24 (1s)	23.6mph @ 12:00:10 (3s)			44.6mph @ 12:00:24 (1s)		25.3mph @ 12:00:11 (3s)
						43.9mph @ 12:00:25 (3s)	30.6mph @ 11:59:37 (60s)		46.4mph @ 12:00:24 (1s)	29.5mph @ 11:59:37 (60s)			42.7mph @ 12:00:26 (3s)		30.7mph @ 11:59:37 (60s)
						33.6mph @ 12:00:36 (60s)	29.8mph @ 11:59:37 (300s)		32.4mph @ 12:00:37 (60s)	28.4mph @ 11:59:37 (300s)			33.4mph @ 12:00:36 (60s)		29.6mph @ 11:59:37 (300s)
2022-01-29 06:59:50 AM EST	992.30mb	12.15V	27.8°F 97%	35.5°F	NNE (16°)	49.2mph at 11:59:07	15.5mph at 11:58:46	8350 / 30.6mph	44.9mph at 11:59:08	14.1mph at 11:58:44	1254 / 29.5mph	43.3mph at 11:59:08	18.3mph at 11:58:46	1960 / 30.8mph	
2022-01-29 06:58:37 AM EST to 2022-01-29 06:59:37 AM EST (60s)						49.0mph @ 11:59:07 (0.1s)	17.5mph @ 11:58:46 (1s)		50.6mph @ 11:59:08 (NoQC)	15.7mph @ 11:58:45 (1s)			43.1mph @ 11:59:08 (0.1s)		19.0mph @ 11:58:46 (1s)
						46.0mph @ 11:59:08 (1s)	18.7mph @ 11:58:46 (1s)		45.5mph @ 11:59:08 (0.1s)	16.8mph @ 11:58:46 (1s)			42.4mph @ 11:59:08 (1s)		19.7mph @ 11:58:47 (1s)
						42.5mph @ 11:59:09 (3s)	29.1mph @ 11:59:22 (60s)		44.6mph @ 11:59:08 (0.1s)	27.9mph @ 11:58:58 (60s)			39.5mph @ 11:59:09 (3s)		29.3mph @ 11:59:24 (60s)
						31.2mph @ 11:58:37 (60s)	28.7mph @ 11:58:48 (300s)		39.9mph @ 11:59:09 (3s)	27.2mph @ 11:58:48 (300s)			31.2mph @ 11:58:37 (60s)		28.4mph @ 11:58:48 (300s)
2022-01-29 06:58:50 AM EST	992.69mb	12.14V	27.9°F 97%	35.6°F	NNE (12°)	49.3mph at 11:57:56	19.0mph at 11:57:50	8517 / 31.2mph	47.4mph at 11:57:56	14.4mph at 11:58:30	1277 / 30.0mph	45.2mph at 11:57:56	20.9mph at 11:58:32	1991 / 31.2mph	
2022-01-29 06:57:37 AM EST to 2022-01-29 06:58:37 AM EST (60s)						49.1mph @ 11:57:56 (0.1s)	20.4mph @ 11:57:51 (1s)		54.7mph @ 11:57:56 (NoQC)	17.3mph @ 11:58:30 (1s)			44.8mph @ 11:57:56 (0.1s)		21.4mph @ 11:58:32 (1s)
						47.4mph @ 11:57:57 (1s)	22.1mph @ 11:58:33 (3s)		49.9mph @ 11:57:56 (0.1s)	18.5mph @ 11:58:30 (1s)			43.7mph @ 11:57:57 (1s)		22.0mph @ 11:58:32 (1s)
						44.6mph @ 11:57:58 (3s)	28.5mph @ 11:57:53 (60s)		47.5mph @ 11:57:56 (1s)	27.2mph @ 11:57:53 (60s)			42.5mph @ 11:57:58 (1s)		28.5mph @ 11:57:42 (60s)
						33.6mph @ 11:58:25 (60s)	27.9mph @ 11:57:41 (300s)		44.3mph @ 11:57:58 (3s)	26.3mph @ 11:57:41 (300s)			33.5mph @ 11:58:26 (60s)		27.5mph @ 11:57:41 (300s)
2022-01-29 06:57:49 AM EST	992.45mb	12.14V	28.0°F 97%	35.7°F	N (10°)	54.1mph at 11:57:29	14.7mph at 11:56:59	8023 / 29.4mph	52.0mph at 11:57:29	13.6mph at 11:57:14	1188 / 28.0mph	44.5mph at 11:57:29	19.9mph at 11:57:06	1856 / 29.2mph	
2022-01-29 06:56:37 AM EST to 2022-01-29 06:57:37 AM EST (60s)						53.6mph @ 11:57:29 (0.1s)	17.0mph @ 11:56:59 (1s)		55.9mph @ 11:57:29 (NoQC)	16.1mph @ 11:57:15 (1s)			44.3mph @ 11:57:29 (0.1s)		20.7mph @ 11:57:06 (1s)
						44.8mph @ 11:57:30 (1s)	18.7mph @ 11:56:59 (3s)		51.0mph @ 11:57:29 (0.1s)	19.5mph @ 11:57:26 (1s)			42.1mph @ 11:57:30 (1s)		22.3mph @ 11:57:07 (3s)
						40.7mph @ 11:56:40 (3s)	28.6mph @ 11:57:25 (60s)		44.6mph @ 11:57:30 (1s)	27.1mph @ 11:57:26 (60s)			40.3mph @ 11:57:31 (3s)		28.1mph @ 11:57:26 (60s)
						31.0mph @ 11:56:48 (60s)	27.6mph @ 11:56:37 (300s)		41.5mph @ 11:57:31 (3s)	26.1mph @ 11:56:37 (300s)			30.4mph @ 11:56:48 (60s)		27.3mph @ 11:56:37 (300s)
2022-01-29 06:56:50 AM EST	992.57mb	12.14V	28.1°F 98%	35.7°F	NNE (12°)	48.8mph at 11:56:15	14.5mph at 11:56:21	8099 / 29.7mph	45.2mph at 11:56:14	12.3mph at 11:56:21	1215 / 28.6mph	43.2mph at 11:56:15	20.0mph at 11:56:04	1856 / 29.2mph	
2022-01-29 06:55:37 AM EST to 2022-01-29 06:56:37 AM EST (60s)						48.5mph @ 11:56:15 (0.1s)	17.3mph @ 11:56:21 (1s)		48.7mph @ 11:56:15 (NoQC)	15.5mph @ 11:56:04 (1s)			42.8mph @ 11:56:15 (0.1s)		21.0mph @ 11:56:04 (1s)
						45.4mph @ 11:56:16 (1s)	22.6mph @ 11:55:43 (3s)		43.7mph @ 11:56:15 (0.1s)	20.3mph @ 11:55:44 (1s)			41.3mph @ 11:56:16 (1s)		23.4mph @ 11:56:05 (3s)
						42.8mph @ 11:56:16 (3s)	28.0mph @ 11:55:37 (60s)		42.0mph @ 11:56:15 (0.1s)	25.8mph @ 11:55:37 (60s)			39.7mph @ 11:56:17 (3s)		27.7mph @ 11:55:37 (60s)
						30.5mph @ 11:55:59 (60s)	26.4mph @ 11:55:48 (300s)		41.1mph @ 11:56:16 (3s)	25.1mph @ 11:55:48 (300s)			29.9mph @ 11:56:07 (60s)		26.2mph @ 11:55:48 (300s)

<p>2022-01-29 06:55:49 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:54:37 AM EST to 2022-01-29 06:55:37 AM EST (60s)</b></p>	992.93mb	12.13V	28.2°F 98%	35.8°F	<b>NNE (14°)</b>	<p><b>51.7mph</b> at 11:55:20 <b>51.3mph</b> @ 11:55:20 (0.1s) <b>47.7mph</b> @ 11:55:20 (1s) <b>43.5mph</b> @ 11:55:20 (3s) <b>28.1mph</b> @ 11:55:35 (60s) <b>27.0mph</b> @ 11:54:46 (300s)</p>	<p><b>14.2mph</b> at 11:54:53 <b>15.6mph</b> @ 11:54:54 (1s) <b>16.5mph</b> @ 11:54:55 (3s) <b>25.3mph</b> @ 11:54:54 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:55:19 (300s)</p>	<p>7642 / 28.1mph</p>	<p><b>50.8mph</b> at 11:55:20 <b>54.3mph</b> @ 11:55:20 (NoQC) <b>49.1mph</b> @ 11:55:20 (0.1s) <b>46.4mph</b> @ 11:55:20 (1s) <b>40.6mph</b> @ 11:55:22 (3s) <b>25.9mph</b> @ 11:55:35 (60s) <b>25.9mph</b> @ 11:54:47 (300s)</p>	<p><b>10.1mph</b> at 11:54:54 <b>12.4mph</b> @ 11:54:54 (1s) <b>15.0mph</b> @ 11:54:55 (3s) <b>23.3mph</b> @ 11:55:07 (60s) <b>25.1mph</b> @ 11:55:19 (300s)</p>	<p>1099 / 25.9mph</p>	<p><b>44.1mph</b> at 11:55:20 <b>43.7mph</b> @ 11:55:20 (0.1s) <b>42.7mph</b> @ 11:55:20 (1s) <b>39.9mph</b> @ 11:55:22 (3s) <b>27.7mph</b> @ 11:55:36 (60s) <b>26.9mph</b> @ 11:54:47 (300s)</p>	<p><b>16.4mph</b> at 11:54:55 <b>16.8mph</b> @ 11:54:55 (1s) <b>17.2mph</b> @ 11:54:57 (3s) <b>25.0mph</b> @ 11:54:50 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:55:19 (300s)</p>	<p>1761 / 27.7mph</p>
<p>2022-01-29 06:54:49 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:53:37 AM EST to 2022-01-29 06:54:37 AM EST (60s)</b></p>	992.88mb	12.15V	28.2°F 98%	35.8°F	<b>NNE (12°)</b>	<p><b>41.4mph</b> at 11:53:45 <b>41.1mph</b> @ 11:53:45 (0.1s) <b>38.8mph</b> @ 11:53:46 (1s) <b>36.8mph</b> @ 11:53:46 (3s) <b>26.9mph</b> @ 11:53:48 (60s) <b>27.0mph</b> @ 11:54:33 (300s)</p>	<p><b>12.5mph</b> at 11:54:04 <b>14.3mph</b> @ 11:54:04 (1s) <b>17.3mph</b> @ 11:53:57 (3s) <b>24.0mph</b> @ 11:54:06 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:53:42 (300s)</p>	<p>7062 / 26.0mph</p>	<p><b>36.5mph</b> at 11:54:11 <b>43.9mph</b> @ 11:53:46 (NoQC) <b>39.3mph</b> @ 11:53:46 (0.1s) <b>38.7mph</b> @ 11:53:46 (1s) <b>35.1mph</b> @ 11:53:46 (3s) <b>25.5mph</b> @ 11:53:48 (60s) <b>25.9mph</b> @ 11:54:32 (300s)</p>	<p><b>12.0mph</b> at 11:53:39 <b>14.2mph</b> @ 11:54:34 (1s) <b>18.2mph</b> @ 11:53:55 (3s) <b>23.0mph</b> @ 11:54:05 (60s) <b>25.2mph</b> @ 11:53:43 (300s)</p>	<p>1033 / 24.4mph</p>	<p><b>37.6mph</b> at 11:53:46 <b>36.9mph</b> @ 11:53:46 (1s) <b>35.3mph</b> @ 11:53:47 (3s) <b>26.4mph</b> @ 11:53:49 (60s) <b>26.9mph</b> @ 11:54:33 (300s)</p>	<p><b>16.9mph</b> at 11:53:55 <b>17.4mph</b> @ 11:53:55 (1s) <b>18.6mph</b> @ 11:53:56 (3s) <b>23.9mph</b> @ 11:54:07 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:53:44 (300s)</p>	<p>1629 / 25.7mph</p>
<p>2022-01-29 06:53:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:52:37 AM EST to 2022-01-29 06:53:37 AM EST (60s)</b></p>	992.92mb	12.14V	28.3°F 98%	35.9°F	<b>N (9°)</b>	<p><b>41.8mph</b> at 11:52:51 <b>41.6mph</b> @ 11:52:51 (0.1s) <b>39.4mph</b> @ 11:52:52 (1s) <b>37.2mph</b> @ 11:52:53 (3s) <b>30.5mph</b> @ 11:53:05 (60s) <b>26.7mph</b> @ 11:53:08 (300s)</p>	<p><b>12.7mph</b> at 11:53:09 <b>13.8mph</b> @ 11:53:09 (1s) <b>17.4mph</b> @ 11:53:11 (3s) <b>26.4mph</b> @ 11:53:37 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:52:50 (300s)</p>	<p>7201 / 26.5mph</p>	<p><b>40.1mph</b> at 11:52:53 <b>43.6mph</b> @ 11:52:38 (NoQC) <b>38.8mph</b> @ 11:52:38 (0.1s) <b>37.7mph</b> @ 11:52:38 (1s) <b>35.6mph</b> @ 11:52:38 (3s) <b>29.6mph</b> @ 11:53:08 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:53:03 (300s)</p>	<p><b>12.8mph</b> at 11:53:12 <b>14.0mph</b> @ 11:53:13 (1s) <b>17.1mph</b> @ 11:53:13 (3s) <b>25.4mph</b> @ 11:53:37 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:53:31 (300s)</p>	<p>1078 / 25.4mph</p>	<p><b>37.1mph</b> at 11:52:38 <b>36.9mph</b> @ 11:52:37 (1s) <b>36.4mph</b> @ 11:52:37 (3s) <b>30.9mph</b> @ 11:53:07 (60s) <b>26.7mph</b> @ 11:53:08 (300s)</p>	<p><b>17.6mph</b> at 11:53:13 <b>18.1mph</b> @ 11:53:13 (1s) <b>19.0mph</b> @ 11:53:13 (3s) <b>26.3mph</b> @ 11:53:36 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:53:32 (300s)</p>	<p>1673 / 26.4mph</p>
<p>2022-01-29 06:52:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:51:37 AM EST to 2022-01-29 06:52:37 AM EST (60s)</b></p>	992.92mb	12.14V	28.4°F 98%	35.9°F	<b>N (9°)</b>	<p><b>49.1mph</b> at 11:52:17 <b>48.7mph</b> @ 11:52:17 (0.1s) <b>44.9mph</b> @ 11:52:18 (1s) <b>40.3mph</b> @ 11:52:19 (3s) <b>27.6mph</b> @ 11:52:36 (60s) <b>26.4mph</b> @ 11:51:40 (300s)</p>	<p><b>12.9mph</b> at 11:51:53 <b>13.4mph</b> @ 11:51:53 (1s) <b>15.2mph</b> @ 11:51:54 (3s) <b>22.1mph</b> @ 11:52:00 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:52:15 (300s)</p>	<p>7531 / 27.7mph</p>	<p><b>46.8mph</b> at 11:52:17 <b>49.4mph</b> @ 11:52:17 (NoQC) <b>44.5mph</b> @ 11:52:17 (0.1s) <b>43.2mph</b> @ 11:52:18 (1s) <b>39.4mph</b> @ 11:52:19 (3s) <b>26.7mph</b> @ 11:52:36 (60s) <b>25.6mph</b> @ 11:51:40 (300s)</p>	<p><b>10.7mph</b> at 11:51:52 <b>11.8mph</b> @ 11:51:53 (1s) <b>13.3mph</b> @ 11:51:54 (3s) <b>21.2mph</b> @ 11:52:02 (60s) <b>24.9mph</b> @ 11:52:15 (300s)</p>	<p>1134 / 26.7mph</p>	<p><b>42.6mph</b> at 11:52:18 <b>42.4mph</b> @ 11:52:17 (0.1s) <b>41.5mph</b> @ 11:52:18 (1s) <b>38.6mph</b> @ 11:52:20 (3s) <b>27.7mph</b> @ 11:52:37 (60s) <b>26.5mph</b> @ 11:51:37 (300s)</p>	<p><b>15.0mph</b> at 11:51:53 <b>15.2mph</b> @ 11:51:53 (1s) <b>15.7mph</b> @ 11:51:54 (3s) <b>22.1mph</b> @ 11:52:01 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:52:16 (300s)</p>	<p>1762 / 27.7mph</p>
<p>2022-01-29 06:51:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:50:37 AM EST to 2022-01-29 06:51:37 AM EST (60s)</b></p>	993.41mb	12.15V	28.5°F 98%	35.9°F	<b>N (7°)</b>	<p><b>37.3mph</b> at 11:50:37 <b>37.1mph</b> @ 11:50:37 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 11:50:58 (1s) <b>31.8mph</b> @ 11:50:46 (3s) <b>31.4mph</b> @ 11:50:46 (60s) <b>27.2mph</b> @ 11:50:39 (300s)</p>	<p><b>12.9mph</b> at 11:51:24 <b>13.8mph</b> @ 11:51:25 (1s) <b>15.6mph</b> @ 11:51:26 (3s) <b>23.9mph</b> @ 11:51:36 (60s) <b>26.4mph</b> @ 11:51:36 (300s)</p>	<p>6506 / 24.0mph</p>	<p><b>36.7mph</b> at 11:50:48 <b>39.3mph</b> @ 11:50:43 (NoQC) <b>35.4mph</b> @ 11:50:43 (0.1s) <b>33.9mph</b> @ 11:50:48 (1s) <b>31.3mph</b> @ 11:50:49 (3s) <b>30.2mph</b> @ 11:50:47 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:50:38 (300s)</p>	<p><b>11.1mph</b> at 11:51:24 <b>12.4mph</b> @ 11:51:24 (1s) <b>14.2mph</b> @ 11:51:25 (3s) <b>23.4mph</b> @ 11:51:36 (60s) <b>25.6mph</b> @ 11:51:36 (300s)</p>	<p>996 / 23.5mph</p>	<p><b>32.3mph</b> at 11:50:48 <b>31.4mph</b> @ 11:50:38 (1s) <b>30.8mph</b> @ 11:50:49 (3s) <b>31.0mph</b> @ 11:50:47 (60s) <b>27.4mph</b> @ 11:50:38 (300s)</p>	<p><b>15.4mph</b> at 11:51:25 <b>15.8mph</b> @ 11:51:25 (1s) <b>16.6mph</b> @ 11:51:25 (3s) <b>24.1mph</b> @ 11:51:36 (60s) <b>26.4mph</b> @ 11:51:36 (300s)</p>	<p>1530 / 24.2mph</p>

2022-01-29 06:50:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:49:37 AM EST to 2022-01-29 06:50:37 AM EST (60s)</b>	993.28mb	12.14V	28.6°F 98%	36.0°F	<b>N (11°)</b>	<b>51.0mph</b> at 11:50:17 <b>50.6mph</b> @ 11:50:17 (0.1s) <b>46.5mph</b> @ 11:50:18 (1s) <b>43.2mph</b> @ 11:50:19 (3s) <b>30.6mph</b> @ 11:50:34 (60s) <b>27.3mph</b> @ 11:50:33 (300s)	<b>16.9mph</b> at 11:49:41 <b>17.5mph</b> @ 11:49:42 (1s) <b>20.3mph</b> @ 11:49:43 (3s) <b>22.1mph</b> @ 11:49:46 (60s) <b>26.0mph</b> @ 11:49:46 (300s)	<b>8307</b> / 30.5mph	<b>47.7mph</b> at 11:50:19 <b>53.4mph</b> @ 11:50:17 (NoQC) <b>48.0mph</b> @ 11:50:17 (0.1s) <b>44.8mph</b> @ 11:50:18 (1s) <b>41.7mph</b> @ 11:50:19 (3s) <b>29.5mph</b> @ 11:50:35 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:50:35 (300s)	<b>15.0mph</b> at 11:49:42 <b>18.1mph</b> @ 11:49:41 (1s) <b>20.4mph</b> @ 11:49:43 (3s) <b>21.1mph</b> @ 11:49:46 (60s) <b>25.2mph</b> @ 11:49:45 (300s)	<b>1248</b> / 29.4mph	<b>43.1mph</b> at 11:50:18 <b>42.7mph</b> @ 11:50:18 (0.1s) <b>42.3mph</b> @ 11:50:19 (1s) <b>40.4mph</b> @ 11:50:20 (3s) <b>30.2mph</b> @ 11:50:35 (60s) <b>27.2mph</b> @ 11:50:35 (300s)	<b>20.7mph</b> at 11:49:42 <b>21.2mph</b> @ 11:49:42 (1s) <b>21.5mph</b> @ 11:49:44 (3s) <b>22.2mph</b> @ 11:49:46 (60s) <b>26.1mph</b> @ 11:49:46 (300s)	<b>1925</b> / 30.2mph
2022-01-29 06:49:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:48:37 AM EST to 2022-01-29 06:49:37 AM EST (60s)</b>	993.36mb	12.14V	28.7°F 98%	36.0°F	<b>N (8°)</b>	<b>41.3mph</b> at 11:48:37 <b>40.8mph</b> @ 11:48:37 (0.1s) <b>38.0mph</b> @ 11:48:38 (1s) <b>36.9mph</b> @ 11:48:39 (3s) <b>27.0mph</b> @ 11:48:46 (60s) <b>27.0mph</b> @ 11:48:40 (300s)	<b>13.6mph</b> at 11:49:04 <b>14.1mph</b> @ 11:49:05 (1s) <b>15.8mph</b> @ 11:49:14 (3s) <b>23.5mph</b> @ 11:49:36 (60s) <b>26.0mph</b> @ 11:49:30 (300s)	<b>6398</b> / 23.6mph	<b>38.1mph</b> at 11:48:37 <b>41.2mph</b> @ 11:48:37 (NoQC) <b>37.1mph</b> @ 11:48:38 (0.1s) <b>36.6mph</b> @ 11:48:38 (1s) <b>34.9mph</b> @ 11:48:39 (3s) <b>26.6mph</b> @ 11:48:46 (60s) <b>26.0mph</b> @ 11:48:42 (300s)	<b>11.9mph</b> at 11:49:21 <b>13.8mph</b> @ 11:49:05 (1s) <b>14.7mph</b> @ 11:49:17 (3s) <b>22.3mph</b> @ 11:49:31 (60s) <b>25.1mph</b> @ 11:49:29 (300s)	<b>959</b> / 22.6mph	<b>36.4mph</b> at 11:48:38 <b>35.7mph</b> @ 11:48:38 (1s) <b>34.7mph</b> @ 11:48:40 (3s) <b>27.4mph</b> @ 11:48:46 (60s) <b>27.1mph</b> @ 11:48:41 (300s)	<b>16.2mph</b> at 11:49:16 <b>16.6mph</b> @ 11:49:05 (1s) <b>17.0mph</b> @ 11:49:16 (3s) <b>23.5mph</b> @ 11:49:33 (60s) <b>26.1mph</b> @ 11:49:30 (300s)	<b>1490</b> / 23.5mph
2022-01-29 06:48:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:47:37 AM EST to 2022-01-29 06:48:37 AM EST (60s)</b>	993.33mb	12.14V	28.7°F 98%	36.1°F	<b>N (11°)</b>	<b>44.3mph</b> at 11:48:25 <b>43.9mph</b> @ 11:48:26 (0.1s) <b>39.0mph</b> @ 11:48:26 (1s) <b>34.1mph</b> @ 11:48:31 (3s) <b>28.4mph</b> @ 11:47:44 (60s) <b>27.5mph</b> @ 11:47:52 (300s)	<b>13.4mph</b> at 11:48:12 <b>14.5mph</b> @ 11:48:13 (1s) <b>18.9mph</b> @ 11:48:22 (3s) <b>25.5mph</b> @ 11:48:14 (60s) <b>26.8mph</b> @ 11:48:34 (300s)	<b>7168</b> / 26.4mph	<b>40.2mph</b> at 11:48:29 <b>45.3mph</b> @ 11:48:25 (NoQC) <b>40.4mph</b> @ 11:48:26 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 11:48:26 (1s) <b>33.3mph</b> @ 11:48:30 (3s) <b>27.4mph</b> @ 11:47:44 (60s) <b>26.5mph</b> @ 11:47:52 (300s)	<b>12.6mph</b> at 11:48:33 <b>14.4mph</b> @ 11:48:34 (1s) <b>18.2mph</b> @ 11:48:24 (3s) <b>25.1mph</b> @ 11:48:15 (60s) <b>25.9mph</b> @ 11:48:34 (300s)	<b>1087</b> / 25.6mph	<b>35.4mph</b> at 11:48:26 <b>34.4mph</b> @ 11:48:26 (1s) <b>32.5mph</b> @ 11:48:31 (3s) <b>28.0mph</b> @ 11:47:44 (60s) <b>27.5mph</b> @ 11:47:53 (300s)	<b>19.9mph</b> at 11:48:22 <b>20.7mph</b> @ 11:48:23 (1s) <b>21.4mph</b> @ 11:48:24 (3s) <b>25.9mph</b> @ 11:48:15 (60s) <b>27.0mph</b> @ 11:48:36 (300s)	<b>1697</b> / 26.7mph
2022-01-29 06:47:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:46:37 AM EST to 2022-01-29 06:47:37 AM EST (60s)</b>	993.24mb	12.14V	28.8°F 98%	36.2°F	<b>N (8°)</b>	<b>44.8mph</b> at 11:46:45 <b>44.7mph</b> @ 11:46:45 (0.1s) <b>42.0mph</b> @ 11:46:46 (1s) <b>39.5mph</b> @ 11:46:48 (3s) <b>29.3mph</b> @ 11:47:14 (60s) <b>27.5mph</b> @ 11:47:00 (300s)	<b>14.0mph</b> at 11:47:20 <b>15.0mph</b> @ 11:47:20 (1s) <b>17.8mph</b> @ 11:47:20 (3s) <b>26.9mph</b> @ 11:46:44 (60s) <b>27.2mph</b> @ 11:46:44 (300s)	<b>7525</b> / 27.6mph	<b>45.2mph</b> at 11:47:10 <b>49.5mph</b> @ 11:47:27 (NoQC) <b>44.6mph</b> @ 11:47:27 (0.1s) <b>40.4mph</b> @ 11:47:28 (1s) <b>37.2mph</b> @ 11:46:48 (3s) <b>27.7mph</b> @ 11:47:14 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:47:35 (300s)	<b>12.9mph</b> at 11:46:39 <b>14.7mph</b> @ 11:46:40 (1s) <b>18.9mph</b> @ 11:47:21 (3s) <b>26.0mph</b> @ 11:46:44 (60s) <b>26.1mph</b> @ 11:46:44 (300s)	<b>1147</b> / 27.0mph	<b>39.2mph</b> at 11:47:28 <b>38.9mph</b> @ 11:47:28 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 11:47:29 (1s) <b>35.7mph</b> @ 11:47:30 (3s) <b>28.7mph</b> @ 11:47:15 (60s) <b>27.4mph</b> @ 11:47:01 (300s)	<b>18.6mph</b> at 11:47:20 <b>18.8mph</b> @ 11:47:21 (1s) <b>19.6mph</b> @ 11:47:21 (3s) <b>27.1mph</b> @ 11:47:27 (60s) <b>27.2mph</b> @ 11:47:21 (300s)	<b>1765</b> / 27.8mph
2022-01-29 06:46:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:45:37 AM EST to 2022-01-29 06:46:37 AM EST (60s)</b>	993.18mb	12.14V	29.0°F 98%	36.3°F	<b>N (7°)</b>	<b>42.8mph</b> at 11:45:40 <b>42.3mph</b> @ 11:45:40 (0.1s) <b>38.0mph</b> @ 11:45:40 (1s) <b>34.1mph</b> @ 11:46:17 (3s) <b>28.0mph</b> @ 11:46:36 (60s) <b>27.3mph</b> @ 11:46:36 (300s)	<b>14.8mph</b> at 11:46:03 <b>15.9mph</b> @ 11:46:04 (1s) <b>19.0mph</b> @ 11:46:04 (3s) <b>24.8mph</b> @ 11:45:37 (60s) <b>26.4mph</b> @ 11:45:38 (300s)	<b>7643</b> / 28.1mph	<b>41.1mph</b> at 11:46:11 <b>44.3mph</b> @ 11:46:00 (NoQC) <b>39.3mph</b> @ 11:46:00 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 11:46:11 (1s) <b>34.9mph</b> @ 11:46:12 (3s) <b>26.8mph</b> @ 11:46:36 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:46:36 (300s)	<b>12.6mph</b> at 11:46:04 <b>15.8mph</b> @ 11:46:04 (1s) <b>19.4mph</b> @ 11:46:04 (3s) <b>24.0mph</b> @ 11:45:37 (60s) <b>25.3mph</b> @ 11:45:38 (300s)	<b>1140</b> / 26.8mph	<b>36.2mph</b> at 11:45:40 <b>35.3mph</b> @ 11:46:11 (1s) <b>33.3mph</b> @ 11:46:18 (3s) <b>27.9mph</b> @ 11:46:35 (60s) <b>27.4mph</b> @ 11:46:36 (300s)	<b>20.3mph</b> at 11:46:04 <b>21.2mph</b> @ 11:46:04 (1s) <b>22.8mph</b> @ 11:46:05 (3s) <b>24.8mph</b> @ 11:45:37 (60s) <b>26.4mph</b> @ 11:45:39 (300s)	<b>1779</b> / 28.0mph

<p>2022-01-29 06:45:49 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:44:37 AM EST to 2022-01-29 06:45:37 AM EST (60s)</b></p>	993.17mb	12.14V	29.1°F 98%	36.3°F	<b>N (11°)</b>	<p><b>41.9mph</b> at 11:45:12 <b>41.8mph</b> (0.1s) @ 11:45:12 <b>38.0mph</b> (1s) @ 11:45:12 <b>36.6mph</b> (3s) @ 11:45:13 <b>27.4mph</b> (60s) @ 11:44:37 <b>27.5mph</b> (300s) @ 11:44:37</p>	<p><b>12.2mph</b> at 11:45:31 <b>13.0mph</b> (1s) @ 11:45:31 <b>14.4mph</b> (1s) @ 11:45:32 <b>24.3mph</b> (3s) @ 11:45:32 <b>26.5mph</b> (60s) @ 11:45:36 <b>(300s)</b></p>	<p>6758 / 24.9mph</p>	<p><b>38.8mph</b> at 11:45:13 <b>43.6mph</b> (NoQC) @ 11:45:10 <b>39.0mph</b> (0.1s) @ 11:45:10 <b>36.0mph</b> (1s) @ 11:45:11 <b>34.9mph</b> (3s) @ 11:45:13 <b>26.1mph</b> (60s) @ 11:44:37 <b>(300s)</b></p>	<p><b>13.1mph</b> at 11:44:38 <b>14.7mph</b> (1s) @ 11:45:30 <b>17.0mph</b> (3s) @ 11:45:31 <b>23.6mph</b> (60s) @ 11:45:33 <b>25.3mph</b> (300s) @ 11:45:37</p>	<p>1022 / 24.1mph</p>	<p><b>37.3mph</b> at 11:45:13 <b>36.0mph</b> (1s) @ 11:45:13 <b>34.9mph</b> (3s) @ 11:45:13 <b>27.7mph</b> (60s) @ 11:44:37 <b>27.5mph</b> (300s) @ 11:44:37</p>	<p><b>18.3mph</b> at 11:44:39 <b>18.6mph</b> (1s) @ 11:44:39 <b>19.1mph</b> (3s) @ 11:44:40 <b>24.4mph</b> (60s) @ 11:45:33 <b>26.5mph</b> (300s) @ 11:45:36</p>	<p>1573 / 24.8mph</p>
<p>2022-01-29 06:44:49 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:43:37 AM EST to 2022-01-29 06:44:37 AM EST (60s)</b></p>	993.64mb	12.15V	29.2°F 98%	36.4°F	<b>NNE (14°)</b>	<p><b>41.6mph</b> at 11:43:47 <b>41.2mph</b> (0.1s) @ 11:43:47 <b>37.7mph</b> (1s) @ 11:44:17 <b>35.6mph</b> (3s) @ 11:44:19 <b>30.0mph</b> (60s) @ 11:43:54 <b>27.6mph</b> (300s) @ 11:44:27</p>	<p><b>16.1mph</b> at 11:44:34 <b>16.7mph</b> (1s) @ 11:44:05 <b>18.6mph</b> (1s) @ 11:44:36 <b>27.4mph</b> (3s) @ 11:44:36 <b>26.4mph</b> (60s) @ 11:43:37 <b>(300s)</b></p>	<p>7474 / 27.5mph</p>	<p><b>41.8mph</b> at 11:43:46 <b>46.6mph</b> (NoQC) @ 11:43:46 <b>40.8mph</b> (0.1s) @ 11:43:46 <b>37.9mph</b> (1s) @ 11:43:47 <b>34.5mph</b> (3s) @ 11:44:18 <b>28.7mph</b> (60s) @ 11:43:54 <b>26.1mph</b> (300s) @ 11:44:27</p>	<p><b>13.1mph</b> at 11:44:35 <b>15.2mph</b> (1s) @ 11:44:36 <b>18.4mph</b> (3s) @ 11:44:36 <b>26.1mph</b> (60s) @ 11:44:36 <b>24.9mph</b> (300s) @ 11:43:37</p>	<p>1110 / 26.1mph</p>	<p><b>37.4mph</b> at 11:43:46 <b>36.1mph</b> (1s) @ 11:43:47 <b>33.5mph</b> (3s) @ 11:44:11 <b>30.1mph</b> (60s) @ 11:43:55 <b>27.6mph</b> (300s) @ 11:44:27</p>	<p><b>19.2mph</b> at 11:44:35 <b>19.6mph</b> (1s) @ 11:44:36 <b>20.8mph</b> (3s) @ 11:44:37 <b>27.7mph</b> (60s) @ 11:44:37 <b>26.5mph</b> (300s) @ 11:43:37</p>	<p>1763 / 27.7mph</p>
<p>2022-01-29 06:43:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:42:37 AM EST to 2022-01-29 06:43:37 AM EST (60s)</b></p>	993.09mb	12.13V	29.3°F 98%	36.4°F	<b>N (10°)</b>	<p><b>41.1mph</b> at 11:42:57 <b>41.1mph</b> (0.1s) @ 11:42:57 <b>38.9mph</b> (1s) @ 11:42:58 <b>37.1mph</b> (3s) @ 11:43:07 <b>28.7mph</b> (60s) @ 11:43:36 <b>26.4mph</b> (300s) @ 11:43:34</p>	<p><b>15.9mph</b> at 11:42:50 <b>17.5mph</b> (1s) @ 11:42:50 <b>18.0mph</b> (3s) @ 11:42:50 <b>26.9mph</b> (60s) @ 11:43:14 <b>25.7mph</b> (300s) @ 11:42:57</p>	<p>7836 / 28.8mph</p>	<p><b>40.4mph</b> at 11:43:06 <b>45.0mph</b> (NoQC) @ 11:42:57 <b>40.8mph</b> (0.1s) @ 11:43:18 <b>38.5mph</b> (1s) @ 11:43:18 <b>36.3mph</b> (3s) @ 11:43:07 <b>27.7mph</b> (60s) @ 11:43:36 <b>25.0mph</b> (300s) @ 11:43:34</p>	<p><b>13.6mph</b> at 11:42:50 <b>15.4mph</b> (1s) @ 11:42:50 <b>16.7mph</b> (3s) @ 11:42:51 <b>25.9mph</b> (60s) @ 11:43:15 <b>24.3mph</b> (300s) @ 11:42:57</p>	<p>1176 / 27.7mph</p>	<p><b>38.4mph</b> at 11:42:57 <b>38.1mph</b> (0.1s) @ 11:42:57 <b>37.0mph</b> (1s) @ 11:43:05 <b>35.9mph</b> (3s) @ 11:43:07 <b>28.8mph</b> (60s) @ 11:43:36 <b>26.5mph</b> (300s) @ 11:43:34</p>	<p><b>18.3mph</b> at 11:42:50 <b>18.8mph</b> (1s) @ 11:42:50 <b>19.5mph</b> (3s) @ 11:42:52 <b>26.7mph</b> (60s) @ 11:43:15 <b>25.8mph</b> (300s) @ 11:42:57</p>	<p>1837 / 28.9mph</p>
<p>2022-01-29 06:42:49 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:41:37 AM EST to 2022-01-29 06:42:37 AM EST (60s)</b></p>	993.37mb	12.15V	29.4°F 98%	36.5°F	<b>NNE (12°)</b>	<p><b>45.3mph</b> at 11:42:05 <b>44.7mph</b> (0.1s) @ 11:42:06 <b>41.0mph</b> (1s) @ 11:42:06 <b>38.3mph</b> (3s) @ 11:42:06 <b>27.4mph</b> (60s) @ 11:42:36 <b>26.6mph</b> (300s) @ 11:41:47</p>	<p><b>15.1mph</b> at 11:42:25 <b>15.7mph</b> (1s) @ 11:42:25 <b>17.6mph</b> (3s) @ 11:42:25 <b>23.3mph</b> (60s) @ 11:41:40 <b>25.9mph</b> (300s) @ 11:42:36</p>	<p>7470 / 27.4mph</p>	<p><b>42.3mph</b> at 11:42:03 <b>48.2mph</b> (NoQC) @ 11:42:03 <b>43.0mph</b> (0.1s) @ 11:42:03 <b>40.4mph</b> (1s) @ 11:42:04 <b>37.7mph</b> (3s) @ 11:42:06 <b>26.3mph</b> (60s) @ 11:42:36 <b>25.1mph</b> (300s) @ 11:42:15</p>	<p><b>13.4mph</b> at 11:42:24 <b>15.3mph</b> (1s) @ 11:42:24 <b>16.0mph</b> (3s) @ 11:42:25 <b>22.0mph</b> (60s) @ 11:41:40 <b>24.5mph</b> (300s) @ 11:42:36</p>	<p>1120 / 26.4mph</p>	<p><b>39.9mph</b> at 11:42:04 <b>39.6mph</b> (0.1s) @ 11:42:04 <b>38.6mph</b> (1s) @ 11:42:04 <b>37.2mph</b> (3s) @ 11:42:06 <b>27.1mph</b> (60s) @ 11:42:36 <b>26.7mph</b> (300s) @ 11:42:15</p>	<p><b>15.9mph</b> at 11:42:24 <b>16.3mph</b> (1s) @ 11:42:25 <b>17.1mph</b> (3s) @ 11:42:25 <b>23.4mph</b> (60s) @ 11:41:40 <b>26.1mph</b> (300s) @ 11:42:37</p>	<p>1727 / 27.2mph</p>
<p>2022-01-29 06:41:50 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 06:40:37 AM EST to 2022-01-29 06:41:37 AM EST (60s)</b></p>	993.56mb	12.14V	29.5°F 98%	36.5°F	<b>NNE (14°)</b>	<p><b>36.2mph</b> at 11:41:17 <b>36.0mph</b> (0.1s) @ 11:41:17 <b>34.6mph</b> (1s) @ 11:40:37 <b>32.6mph</b> (3s) @ 11:41:19 <b>30.3mph</b> (60s) @ 11:40:39 <b>26.9mph</b> (300s) @ 11:40:40</p>	<p><b>12.7mph</b> at 11:41:09 <b>13.8mph</b> (1s) @ 11:41:10 <b>16.3mph</b> (3s) @ 11:41:10 <b>23.7mph</b> (60s) @ 11:41:36 <b>26.3mph</b> (300s) @ 11:41:17</p>	<p>6457 / 23.8mph</p>	<p><b>35.6mph</b> at 11:41:17 <b>37.8mph</b> (NoQC) @ 11:41:17 <b>34.2mph</b> (0.1s) @ 11:41:17 <b>32.1mph</b> (1s) @ 11:41:19 <b>30.8mph</b> (3s) @ 11:40:38 <b>28.1mph</b> (60s) @ 11:40:39 <b>25.5mph</b> (300s) @ 11:40:38</p>	<p><b>14.0mph</b> at 11:41:32 <b>15.5mph</b> (1s) @ 11:41:33 <b>16.9mph</b> (3s) @ 11:41:34 <b>22.3mph</b> (60s) @ 11:41:37 <b>24.9mph</b> (300s) @ 11:41:18</p>	<p>950 / 22.4mph</p>	<p><b>33.3mph</b> at 11:40:38 <b>32.3mph</b> (1s) @ 11:40:38 <b>31.5mph</b> (3s) @ 11:40:39 <b>30.1mph</b> (60s) @ 11:40:43 <b>27.0mph</b> (300s) @ 11:40:41</p>	<p><b>17.2mph</b> at 11:41:33 <b>17.4mph</b> (1s) @ 11:41:33 <b>18.0mph</b> (3s) @ 11:41:35 <b>23.9mph</b> (60s) @ 11:41:36 <b>26.5mph</b> (300s) @ 11:41:36</p>	<p>1513 / 23.9mph</p>

2022-01-29 06:40:49 AM EST  <b>2022-01-29          06:39:36          AM EST to          2022-01-29          06:40:36          AM EST          (60s)</b>	993.05mb	12.14V	29.6°F 98%	36.6°F	<b>NNE (12°)</b>	<b>47.6mph</b> at 11:40:00 <b>47.1mph</b> <small>@ 11:40:00 (0.1s)</small> <b>45.2mph</b> <small>@ 11:40:01 (1s)</small> <b>40.2mph</b> <small>@ 11:40:01 (3s)</small> <b>30.1mph</b> <small>@ 11:40:35 (60s)</small> <b>26.8mph</b> <small>@ 11:40:35 (300s)</small>	<b>15.4mph</b> at 11:39:42 <b>16.8mph</b> <small>@ 11:39:42 (1s)</small> <b>20.9mph</b> <small>@ 11:39:36 (3s)</small> <b>21.7mph</b> <small>@ 11:39:42 (60s)</small> <b>26.2mph</b> <small>@ 11:39:56 (300s)</small>	8225 / 30.2mph	<b>45.0mph</b> at 11:40:00 <b>47.2mph</b> <small>@ 11:40:00 (NoQC)</small> <b>42.0mph</b> <small>@ 11:40:00 (0.1s)</small> <b>41.8mph</b> <small>@ 11:40:01 (1s)</small> <b>36.6mph</b> <small>@ 11:40:01 (3s)</small> <b>27.9mph</b> <small>@ 11:40:35 (60s)</small> <b>25.5mph</b> <small>@ 11:40:10 (300s)</small>	<b>11.8mph</b> at 11:39:41 <b>13.9mph</b> <small>@ 11:39:41 (1s)</small> <b>17.0mph</b> <small>@ 11:39:42 (3s)</small> <b>20.0mph</b> <small>@ 11:39:42 (60s)</small> <b>25.1mph</b> <small>@ 11:39:57 (300s)</small>	1189 / 28.0mph	<b>42.0mph</b> at 11:40:00 <b>41.8mph</b> <small>@ 11:40:00 (0.1s)</small> <b>41.0mph</b> <small>@ 11:40:01 (1s)</small> <b>37.7mph</b> <small>@ 11:40:02 (3s)</small> <b>29.8mph</b> <small>@ 11:40:36 (60s)</small> <b>26.9mph</b> <small>@ 11:40:36 (300s)</small>	<b>19.3mph</b> at 11:39:42 <b>20.2mph</b> <small>@ 11:39:42 (1s)</small> <b>22.8mph</b> <small>@ 11:39:42 (3s)</small> <b>22.0mph</b> <small>@ 11:39:43 (60s)</small> <b>26.5mph</b> <small>@ 11:39:54 (300s)</small>	1904 / 29.9mph
2022-01-29 06:39:50 AM EST  <b>2022-01-29          06:38:36          AM EST to          2022-01-29          06:39:36          AM EST          (60s)</b>	993.45mb	12.14V	29.7°F 98%	36.7°F	<b>N (11°)</b>	<b>38.7mph</b> at 11:39:28 <b>38.6mph</b> <small>@ 11:39:28 (0.1s)</small> <b>33.6mph</b> <small>@ 11:39:40 (1s)</small> <b>33.6mph</b> <small>@ 11:38:36 (3s)</small> <b>26.8mph</b> <small>@ 11:38:43 (60s)</small> <b>26.8mph</b> <small>@ 11:38:44 (300s)</small>	<b>13.0mph</b> at 11:39:24 <b>14.4mph</b> <small>@ 11:39:03 (1s)</small> <b>17.0mph</b> <small>@ 11:39:25 (3s)</small> <b>21.9mph</b> <small>@ 11:39:35 (60s)</small> <b>26.3mph</b> <small>@ 11:39:26 (300s)</small>	5945 / 21.9mph	<b>35.2mph</b> at 11:39:28 <b>35.5mph</b> <small>@ 11:39:27 (NoQC)</small> <b>32.4mph</b> <small>@ 11:39:28 (0.1s)</small> <b>31.4mph</b> <small>@ 11:39:28 (1s)</small> <b>32.3mph</b> <small>@ 11:38:36 (3s)</small> <b>25.7mph</b> <small>@ 11:38:43 (60s)</small> <b>25.8mph</b> <small>@ 11:38:44 (300s)</small>	<b>10.7mph</b> at 11:39:24 <b>12.2mph</b> <small>@ 11:39:24 (1s)</small> <b>14.7mph</b> <small>@ 11:39:25 (3s)</small> <b>20.3mph</b> <small>@ 11:39:35 (60s)</small> <b>25.3mph</b> <small>@ 11:39:26 (300s)</small>	861 / 20.4mph	<b>33.4mph</b> at 11:38:40 <b>33.4mph</b> <small>@ 11:38:41 (1s)</small> <b>32.2mph</b> <small>@ 11:38:36 (3s)</small> <b>27.2mph</b> <small>@ 11:38:46 (60s)</small> <b>26.9mph</b> <small>@ 11:38:44 (300s)</small>	<b>17.0mph</b> at 11:39:03 <b>17.4mph</b> <small>@ 11:39:04 (1s)</small> <b>17.9mph</b> <small>@ 11:39:18 (3s)</small> <b>22.6mph</b> <small>@ 11:39:35 (60s)</small> <b>26.6mph</b> <small>@ 11:39:26 (300s)</small>	1430 / 22.6mph
2022-01-29 06:38:49 AM EST  <b>2022-01-29          06:37:36          AM EST to          2022-01-29          06:38:36          AM EST          (60s)</b>	993.47mb	12.13V	29.8°F 98%	36.7°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>44.2mph</b> at 11:37:53 <b>43.9mph</b> <small>@ 11:37:53 (0.1s)</small> <b>41.6mph</b> <small>@ 11:37:54 (1s)</small> <b>38.4mph</b> <small>@ 11:37:54 (3s)</small> <b>30.9mph</b> <small>@ 11:37:56 (60s)</small> <b>26.6mph</b> <small>@ 11:38:04 (300s)</small>	<b>15.7mph</b> at 11:38:15 <b>16.6mph</b> <small>@ 11:38:16 (1s)</small> <b>18.8mph</b> <small>@ 11:38:18 (3s)</small> <b>26.4mph</b> <small>@ 11:38:33 (60s)</small> <b>26.1mph</b> <small>@ 11:37:45 (300s)</small>	7207 / 26.5mph	<b>42.5mph</b> at 11:37:53 <b>46.4mph</b> <small>@ 11:37:53 (NoQC)</small> <b>41.5mph</b> <small>@ 11:37:53 (0.1s)</small> <b>40.6mph</b> <small>@ 11:37:54 (1s)</small> <b>37.5mph</b> <small>@ 11:37:55 (3s)</small> <b>29.4mph</b> <small>@ 11:37:56 (60s)</small> <b>25.6mph</b> <small>@ 11:38:35 (300s)</small>	<b>14.7mph</b> at 11:38:25 <b>16.4mph</b> <small>@ 11:38:25 (1s)</small> <b>18.9mph</b> <small>@ 11:38:17 (3s)</small> <b>25.3mph</b> <small>@ 11:38:33 (60s)</small> <b>25.1mph</b> <small>@ 11:37:45 (300s)</small>	1082 / 25.5mph	<b>38.9mph</b> at 11:37:54 <b>38.6mph</b> <small>@ 11:37:54 (0.1s)</small> <b>38.1mph</b> <small>@ 11:37:54 (1s)</small> <b>36.7mph</b> <small>@ 11:37:55 (3s)</small> <b>31.0mph</b> <small>@ 11:38:03 (60s)</small> <b>26.7mph</b> <small>@ 11:38:05 (300s)</small>	<b>20.0mph</b> at 11:38:18 <b>20.4mph</b> <small>@ 11:38:18 (1s)</small> <b>20.7mph</b> <small>@ 11:38:18 (3s)</small> <b>26.7mph</b> <small>@ 11:38:33 (60s)</small> <b>26.2mph</b> <small>@ 11:37:46 (300s)</small>	1707 / 26.9mph
2022-01-29 06:37:50 AM EST  <b>2022-01-29          06:36:36          AM EST to          2022-01-29          06:37:36          AM EST          (60s)</b>	993.44mb	12.15V	29.9°F 99%	36.8°F	<b>N (11°)</b>	<b>45.2mph</b> at 11:37:18 <b>44.6mph</b> <small>@ 11:37:18 (0.1s)</small> <b>41.6mph</b> <small>@ 11:37:30 (1s)</small> <b>38.2mph</b> <small>@ 11:37:20 (3s)</small> <b>29.2mph</b> <small>@ 11:37:36 (60s)</small> <b>26.2mph</b> <small>@ 11:37:36 (300s)</small>	<b>12.1mph</b> at 11:36:44 <b>12.5mph</b> <small>@ 11:36:44 (1s)</small> <b>15.2mph</b> <small>@ 11:36:45 (3s)</small> <b>24.6mph</b> <small>@ 11:36:56 (60s)</small> <b>25.1mph</b> <small>@ 11:36:56 (300s)</small>	7975 / 29.3mph	<b>44.6mph</b> at 11:37:18 <b>49.7mph</b> <small>@ 11:37:17 (NoQC)</small> <b>44.6mph</b> <small>@ 11:37:17 (0.1s)</small> <b>42.2mph</b> <small>@ 11:37:18 (1s)</small> <b>37.7mph</b> <small>@ 11:37:19 (3s)</small> <b>28.1mph</b> <small>@ 11:37:36 (60s)</small> <b>25.2mph</b> <small>@ 11:37:36 (300s)</small>	<b>11.3mph</b> at 11:36:44 <b>12.2mph</b> <small>@ 11:36:45 (1s)</small> <b>13.8mph</b> <small>@ 11:36:45 (3s)</small> <b>23.7mph</b> <small>@ 11:36:58 (60s)</small> <b>24.1mph</b> <small>@ 11:36:56 (300s)</small>	1197 / 28.2mph	<b>40.7mph</b> at 11:37:19 <b>40.5mph</b> <small>@ 11:37:19 (0.1s)</small> <b>39.5mph</b> <small>@ 11:37:19 (1s)</small> <b>37.6mph</b> <small>@ 11:37:20 (3s)</small> <b>29.3mph</b> <small>@ 11:37:36 (60s)</small> <b>26.3mph</b> <small>@ 11:37:35 (300s)</small>	<b>15.7mph</b> at 11:36:44 <b>15.9mph</b> <small>@ 11:36:45 (1s)</small> <b>16.9mph</b> <small>@ 11:36:46 (3s)</small> <b>24.8mph</b> <small>@ 11:37:00 (60s)</small> <b>25.2mph</b> <small>@ 11:36:56 (300s)</small>	1865 / 29.3mph
2022-01-29 06:36:50 AM EST  <b>2022-01-29          06:35:36          AM EST to          2022-01-29          06:36:36          AM EST          (60s)</b>	993.52mb	12.14V	30.0°F 99%	36.9°F	<b>N (11°)</b>	<b>40.5mph</b> at 11:36:12 <b>40.4mph</b> <small>@ 11:36:13 (0.1s)</small> <b>38.4mph</b> <small>@ 11:36:13 (1s)</small> <b>35.5mph</b> <small>@ 11:36:13 (3s)</small> <b>28.1mph</b> <small>@ 11:35:36 (60s)</small> <b>25.7mph</b> <small>@ 11:36:18 (300s)</small>	<b>13.5mph</b> at 11:35:37 <b>14.5mph</b> <small>@ 11:35:37 (1s)</small> <b>15.2mph</b> <small>@ 11:35:37 (3s)</small> <b>25.8mph</b> <small>@ 11:36:29 (60s)</small> <b>25.3mph</b> <small>@ 11:36:35 (300s)</small>	7117 / 26.2mph	<b>38.6mph</b> at 11:36:13 <b>43.9mph</b> <small>@ 11:36:16 (NoQC)</small> <b>39.3mph</b> <small>@ 11:36:17 (0.1s)</small> <b>37.3mph</b> <small>@ 11:36:17 (1s)</small> <b>34.5mph</b> <small>@ 11:36:13 (3s)</small> <b>27.4mph</b> <small>@ 11:35:36 (60s)</small> <b>24.8mph</b> <small>@ 11:36:19 (300s)</small>	<b>12.9mph</b> at 11:36:01 <b>14.8mph</b> <small>@ 11:36:01 (1s)</small> <b>16.4mph</b> <small>@ 11:36:03 (3s)</small> <b>24.9mph</b> <small>@ 11:36:29 (60s)</small> <b>24.4mph</b> <small>@ 11:36:35 (300s)</small>	1075 / 25.3mph	<b>35.8mph</b> at 11:36:13 <b>34.6mph</b> <small>@ 11:36:13 (1s)</small> <b>33.1mph</b> <small>@ 11:36:13 (3s)</small> <b>28.4mph</b> <small>@ 11:35:36 (60s)</small> <b>25.4mph</b> <small>@ 11:36:19 (300s)</small>	<b>17.1mph</b> at 11:35:37 <b>17.4mph</b> <small>@ 11:35:37 (1s)</small> <b>18.6mph</b> <small>@ 11:35:38 (3s)</small> <b>25.8mph</b> <small>@ 11:36:30 (60s)</small> <b>25.4mph</b> <small>@ 11:36:35 (300s)</small>	1651 / 26.0mph

2022-01-29 06:35:49 AM EST	993.74mb	12.14V	30.1°F 99%	36.9°F	N (8°)	47.3mph at 11:35:08 46.8mph @ 11:35:08 (0.1s) 43.3mph @ 11:35:08 (1s) 39.9mph @ 11:35:10 (3s) 28.5mph @ 11:35:27 (60s) 25.4mph @ 11:35:31 (300s)	13.3mph at 11:35:31 14.4mph @ 11:35:32 (1s) 18.2mph @ 11:35:32 (5s) 22.8mph @ 11:34:33 (60s) 24.0mph @ 11:34:33 (300s)	7659 / 28.1mph	47.3mph at 11:35:08 50.4mph @ 11:35:07 (NoQC) 44.6mph @ 11:35:08 (0.1s) 41.3mph @ 11:35:08 (1s) 36.5mph @ 11:35:10 (3s) 27.5mph @ 11:35:28 (60s) 24.5mph @ 11:35:32 (300s)	15.0mph at 11:35:30 16.9mph @ 11:35:31 (1s) 18.8mph @ 11:35:32 (3s) 21.8mph @ 11:34:33 (60s) 22.9mph @ 11:34:33 (300s)	1163 / 27.4mph	40.3mph at 11:35:09 40.0mph @ 11:35:09 (0.1s) 38.9mph @ 11:35:10 (1s) 36.6mph @ 11:35:10 (3s) 28.6mph @ 11:35:28 (60s) 25.5mph @ 11:35:32 (300s)	19.3mph at 11:35:32 19.6mph @ 11:35:32 (1s) 21.6mph @ 11:35:32 (5s) 22.7mph @ 11:34:33 (60s) 24.1mph @ 11:34:33 (300s)	1811 / 28.5mph															
2022-01-29 06:34:50 AM EST						993.60mb	12.14V	30.2°F 99%	37.0°F	NNE (13°)	32.5mph at 11:33:44 32.3mph @ 11:33:44 (0.1s) 30.8mph @ 11:33:43 (1s) 29.3mph @ 11:33:44 (3s) 24.5mph @ 11:33:33 (60s) 24.4mph @ 11:33:33 (300s)	10.3mph at 11:33:34 11.8mph @ 11:33:34 (1s) 13.7mph @ 11:33:35 (5s) 22.1mph @ 11:34:27 (60s) 23.9mph @ 11:34:23 (300s)	6177 / 22.8mph	32.6mph at 11:33:47 34.1mph @ 11:33:44 (NoQC) 31.1mph @ 11:33:44 (0.1s) 29.6mph @ 11:33:47 (1s) 29.5mph @ 11:33:49 (3s) 23.4mph @ 11:33:33 (60s) 23.4mph @ 11:33:51 (300s)	8.8mph at 11:33:34 10.4mph @ 11:33:34 (1s) 11.8mph @ 11:33:35 (3s) 21.1mph @ 11:34:27 (60s) 22.8mph @ 11:34:23 (300s)	924 / 21.8mph	30.0mph at 11:33:42 29.3mph @ 11:33:43 (1s) 28.7mph @ 11:33:45 (3s) 24.9mph @ 11:33:33 (60s) 24.5mph @ 11:33:51 (300s)	14.2mph at 11:33:35 14.4mph @ 11:33:35 (1s) 15.1mph @ 11:33:36 (5s) 22.3mph @ 11:34:28 (60s) 24.0mph @ 11:34:23 (300s)	1435 / 22.7mph										
2022-01-29 06:33:49 AM EST											993.92mb	12.14V	30.2°F 99%	37.0°F	NNE (14°)	35.8mph at 11:33:19 35.6mph @ 11:33:19 (0.1s) 32.7mph @ 11:33:15 (1s) 30.9mph @ 11:33:16 (3s) 25.9mph @ 11:33:17 (60s) 24.5mph @ 11:33:25 (300s)	11.6mph at 11:33:00 12.2mph @ 11:33:00 (1s) 13.2mph @ 11:33:01 (5s) 24.0mph @ 11:33:01 (60s) 24.1mph @ 11:33:01 (300s)	6676 / 24.6mph	34.5mph at 11:33:07 38.5mph @ 11:33:15 (NoQC) 34.8mph @ 11:33:15 (0.1s) 32.7mph @ 11:32:40 (1s) 31.0mph @ 11:32:42 (3s) 24.7mph @ 11:33:25 (60s) 23.4mph @ 11:33:25 (300s)	10.3mph at 11:32:58 11.2mph @ 11:32:59 (1s) 12.1mph @ 11:32:00 (5s) 22.7mph @ 11:33:04 (60s) 22.9mph @ 11:33:01 (300s)	995 / 23.5mph	31.9mph at 11:32:40 31.4mph @ 11:32:40 (1s) 30.9mph @ 11:32:42 (3s) 25.9mph @ 11:33:25 (60s) 24.6mph @ 11:33:28 (300s)	14.5mph at 11:33:00 14.8mph @ 11:33:00 (1s) 15.6mph @ 11:33:01 (5s) 24.0mph @ 11:33:01 (60s) 24.2mph @ 11:32:37 (300s)	1583 / 25.0mph					
2022-01-29 06:32:49 AM EST																993.36mb	12.15V	30.3°F 99%	37.1°F	N (9°)	38.7mph at 11:32:26 38.3mph @ 11:32:26 (0.1s) 37.0mph @ 11:32:26 (1s) 34.7mph @ 11:31:48 (3s) 26.8mph @ 11:31:34 (60s) 24.8mph @ 11:32:04 (300s)	14.5mph at 11:31:57 15.3mph @ 11:31:58 (1s) 16.4mph @ 11:31:59 (5s) 24.7mph @ 11:32:18 (60s) 24.2mph @ 11:32:32 (300s)	6775 / 24.9mph	40.0mph at 11:31:43 42.3mph @ 11:31:43 (NoQC) 38.1mph @ 11:31:43 (0.1s) 35.8mph @ 11:31:48 (1s) 34.2mph @ 11:31:46 (3s) 26.1mph @ 11:31:38 (60s) 23.8mph @ 11:31:56 (300s)	12.5mph at 11:32:14 13.8mph @ 11:32:14 (1s) 14.7mph @ 11:32:16 (5s) 24.0mph @ 11:32:32 (60s) 23.1mph @ 11:32:32 (300s)	1019 / 24.0mph	34.9mph at 11:31:45 34.6mph @ 11:31:46 (1s) 33.3mph @ 11:31:48 (3s) 27.1mph @ 11:31:38 (60s) 25.0mph @ 11:32:05 (300s)	15.4mph at 11:32:16 15.7mph @ 11:32:16 (1s) 16.1mph @ 11:32:17 (5s) 24.9mph @ 11:32:31 (60s) 24.3mph @ 11:32:32 (300s)	1582 / 25.0mph
2022-01-29 06:31:50 AM EST																					993.51mb	12.14V	30.4°F 99%	37.2°F	N (11°)	41.0mph at 11:30:46 40.9mph @ 11:30:46 (0.1s) 37.8mph @ 11:30:46 (1s) 35.2mph @ 11:30:48 (3s) 26.7mph @ 11:31:32 (60s) 24.3mph @ 11:31:02 (300s)	13.5mph at 11:31:12 14.9mph @ 11:31:12 (1s) 18.7mph @ 11:30:34 (5s) 21.0mph @ 11:30:33 (60s) 23.7mph @ 11:30:45 (300s)	7261 / 26.7mph	40.1mph at 11:30:46 42.8mph @ 11:30:46 (NoQC) 38.4mph @ 11:30:46 (0.1s) 36.2mph @ 11:30:49 (1s) 34.4mph @ 11:30:48 (3s) 25.8mph @ 11:31:33 (60s) 23.3mph @ 11:31:01 (300s)



2022-01-29 06:30:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:29:33 AM EST to 2022-01-29 06:30:33 AM EST (60s)</b>	993.90mb	12.15V	30.4°F 99%	37.2°F	<b>NNE (14°)</b>	<b>39.2mph</b> at 11:29:52 <b>39.2mph</b> @ 11:29:52 (0.1s) <b>34.9mph</b> @ 11:29:52 (1s) <b>31.3mph</b> @ 11:29:53 (3s) <b>24.8mph</b> @ 11:29:33 (60s) <b>25.1mph</b> @ 11:29:33 (300s)	<b>10.5mph</b> at 11:29:45 <b>11.5mph</b> @ 11:29:46 (1s) <b>13.7mph</b> @ 11:29:36 (3s) <b>21.0mph</b> @ 11:30:32 (60s) <b>23.9mph</b> @ 11:30:33 (300s)	5689 / 21.0mph	<b>33.2mph</b> at 11:29:50 <b>35.1mph</b> @ 11:29:53 (NoQC) <b>31.8mph</b> @ 11:29:53 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 11:29:53 (1s) <b>27.5mph</b> @ 11:29:53 (3s) <b>23.1mph</b> @ 11:29:33 (60s) <b>24.1mph</b> @ 11:29:33 (300s)	9.7mph at 11:29:35 <b>10.8mph</b> @ 11:29:35 (1s) <b>12.6mph</b> @ 11:29:37 (3s) <b>19.8mph</b> @ 11:30:23 (60s) <b>22.9mph</b> @ 11:30:32 (300s)	837 / 19.8mph	<b>31.9mph</b> at 11:29:52 <b>31.2mph</b> @ 11:29:53 (1s) <b>29.9mph</b> @ 11:29:54 (3s) <b>24.8mph</b> @ 11:29:33 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:29:33 (300s)	<b>13.9mph</b> at 11:29:46 <b>14.3mph</b> @ 11:29:46 (1s) <b>15.4mph</b> @ 11:29:46 (3s) <b>21.2mph</b> @ 11:30:32 (60s) <b>24.2mph</b> @ 11:30:33 (300s)	1338 / 21.2mph
2022-01-29 06:29:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:28:33 AM EST to 2022-01-29 06:29:33 AM EST (60s)</b>	993.80mb	12.14V	30.5°F 99%	37.3°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>44.1mph</b> at 11:29:12 <b>43.9mph</b> @ 11:29:12 (0.1s) <b>41.6mph</b> @ 11:29:13 (1s) <b>37.6mph</b> @ 11:29:14 (3s) <b>25.4mph</b> @ 11:29:24 (60s) <b>25.2mph</b> @ 11:29:23 (300s)	<b>13.5mph</b> at 11:29:05 <b>14.7mph</b> @ 11:29:05 (1s) <b>18.8mph</b> @ 11:29:06 (3s) <b>22.4mph</b> @ 11:28:45 (60s) <b>24.8mph</b> @ 11:28:45 (300s)	6736 / 24.8mph	<b>45.8mph</b> at 11:29:12 <b>47.3mph</b> @ 11:29:12 (NoQC) <b>42.6mph</b> @ 11:29:12 (0.1s) <b>40.4mph</b> @ 11:29:13 (1s) <b>36.0mph</b> @ 11:29:14 (3s) <b>24.0mph</b> @ 11:29:24 (60s) <b>24.2mph</b> @ 11:29:23 (300s)	<b>11.0mph</b> at 11:29:05 <b>12.7mph</b> @ 11:29:05 (1s) <b>16.1mph</b> @ 11:29:06 (3s) <b>21.3mph</b> @ 11:28:48 (60s) <b>23.8mph</b> @ 11:29:07 (300s)	982 / 23.2mph	<b>37.1mph</b> at 11:29:12 <b>36.4mph</b> @ 11:29:13 (1s) <b>34.9mph</b> @ 11:29:15 (3s) <b>25.4mph</b> @ 11:29:24 (60s) <b>25.0mph</b> @ 11:29:25 (300s)	<b>17.7mph</b> at 11:29:05 <b>18.3mph</b> @ 11:29:05 (1s) <b>19.6mph</b> @ 11:28:46 (3s) <b>22.6mph</b> @ 11:28:46 (60s) <b>25.0mph</b> @ 11:28:46 (300s)	1575 / 24.8mph
2022-01-29 06:28:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:27:33 AM EST to 2022-01-29 06:28:33 AM EST (60s)</b>	994.04mb	12.14V	30.5°F 99%	37.3°F	<b>NNE (17°)</b>	<b>44.7mph</b> at 11:27:33 <b>44.5mph</b> @ 11:27:34 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 11:27:34 (1s) <b>39.0mph</b> @ 11:27:35 (3s) <b>27.5mph</b> @ 11:28:04 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:27:44 (300s)	<b>13.2mph</b> at 11:27:50 <b>13.9mph</b> @ 11:27:50 (1s) <b>15.4mph</b> @ 11:27:51 (3s) <b>23.5mph</b> @ 11:28:32 (60s) <b>24.9mph</b> @ 11:28:32 (300s)	6394 / 23.6mph	<b>39.5mph</b> at 11:27:34 <b>46.1mph</b> @ 11:27:34 (NoQC) <b>41.3mph</b> @ 11:27:34 (0.1s) <b>40.6mph</b> @ 11:27:34 (1s) <b>37.8mph</b> @ 11:27:35 (3s) <b>26.7mph</b> @ 11:28:04 (60s) <b>24.9mph</b> @ 11:27:44 (300s)	<b>11.3mph</b> at 11:27:50 <b>12.8mph</b> @ 11:27:51 (1s) <b>14.6mph</b> @ 11:27:51 (3s) <b>22.8mph</b> @ 11:28:32 (60s) <b>24.1mph</b> @ 11:28:32 (300s)	967 / 22.8mph	<b>39.6mph</b> at 11:27:34 <b>39.3mph</b> @ 11:27:34 (0.1s) <b>38.4mph</b> @ 11:27:34 (1s) <b>36.2mph</b> @ 11:27:35 (3s) <b>27.9mph</b> @ 11:28:04 (60s) <b>26.0mph</b> @ 11:27:45 (300s)	<b>16.6mph</b> at 11:27:51 <b>16.9mph</b> @ 11:27:51 (1s) <b>17.8mph</b> @ 11:28:21 (3s) <b>23.9mph</b> @ 11:28:32 (60s) <b>25.2mph</b> @ 11:28:32 (300s)	1512 / 23.9mph
2022-01-29 06:27:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:26:33 AM EST to 2022-01-29 06:27:33 AM EST (60s)</b>	993.89mb	12.14V	30.6°F 99%	37.4°F	<b>N (11°)</b>	<b>46.7mph</b> at 11:27:06 <b>46.5mph</b> @ 11:27:06 (0.1s) <b>43.1mph</b> @ 11:27:06 (1s) <b>38.3mph</b> @ 11:27:08 (3s) <b>25.5mph</b> @ 11:26:33 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:26:33 (300s)	<b>14.1mph</b> at 11:26:44 <b>15.2mph</b> @ 11:26:44 (1s) <b>16.9mph</b> @ 11:26:46 (3s) <b>22.6mph</b> @ 11:26:49 (60s) <b>25.1mph</b> @ 11:27:05 (300s)	6778 / 24.9mph	<b>40.8mph</b> at 11:27:07 <b>46.5mph</b> @ 11:27:06 (NoQC) <b>41.6mph</b> @ 11:27:06 (0.1s) <b>41.5mph</b> @ 11:27:07 (1s) <b>37.2mph</b> @ 11:27:08 (3s) <b>25.1mph</b> @ 11:26:33 (60s) <b>24.8mph</b> @ 11:26:33 (300s)	<b>10.1mph</b> at 11:26:45 <b>12.4mph</b> @ 11:26:37 (1s) <b>14.2mph</b> @ 11:26:46 (3s) <b>22.1mph</b> @ 11:26:49 (60s) <b>24.2mph</b> @ 11:27:05 (300s)	1026 / 24.2mph	<b>40.8mph</b> at 11:27:07 <b>40.5mph</b> @ 11:27:07 (0.1s) <b>39.4mph</b> @ 11:27:07 (1s) <b>35.9mph</b> @ 11:27:08 (3s) <b>26.0mph</b> @ 11:26:33 (60s) <b>26.0mph</b> @ 11:26:33 (300s)	<b>15.6mph</b> at 11:26:45 <b>15.8mph</b> @ 11:26:45 (1s) <b>16.2mph</b> @ 11:26:46 (3s) <b>23.2mph</b> @ 11:26:50 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:27:06 (300s)	1612 / 25.4mph
2022-01-29 06:26:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:25:33 AM EST to 2022-01-29 06:26:33 AM EST (60s)</b>	993.83mb	12.15V	30.6°F 99%	37.5°F	<b>N (9°)</b>	<b>43.1mph</b> at 11:25:40 <b>42.9mph</b> @ 11:25:40 (0.1s) <b>39.7mph</b> @ 11:25:42 (1s) <b>38.4mph</b> @ 11:25:43 (3s) <b>28.7mph</b> @ 11:25:46 (60s) <b>26.8mph</b> @ 11:25:46 (300s)	<b>11.6mph</b> at 11:25:58 <b>12.5mph</b> @ 11:25:58 (1s) <b>13.3mph</b> @ 11:25:59 (3s) <b>25.1mph</b> @ 11:26:28 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:26:32 (300s)	6924 / 25.5mph	<b>41.8mph</b> at 11:25:41 <b>44.6mph</b> @ 11:25:41 (NoQC) <b>40.1mph</b> @ 11:25:41 (0.1s) <b>39.5mph</b> @ 11:25:41 (1s) <b>37.1mph</b> @ 11:25:43 (3s) <b>27.4mph</b> @ 11:25:45 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:25:48 (300s)	<b>8.3mph</b> at 11:25:59 <b>9.4mph</b> @ 11:25:59 (1s) <b>11.7mph</b> @ 11:26:00 (3s) <b>24.4mph</b> @ 11:26:03 (60s) <b>24.8mph</b> @ 11:26:32 (300s)	1062 / 25.0mph	<b>38.4mph</b> at 11:25:41 <b>38.1mph</b> @ 11:25:41 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 11:25:42 (1s) <b>36.0mph</b> @ 11:25:43 (3s) <b>28.5mph</b> @ 11:25:47 (60s) <b>26.8mph</b> @ 11:25:48 (300s)	<b>13.3mph</b> at 11:25:59 <b>13.6mph</b> @ 11:25:59 (1s) <b>14.3mph</b> @ 11:26:00 (3s) <b>25.5mph</b> @ 11:26:29 (60s) <b>26.0mph</b> @ 11:26:33 (300s)	1647 / 26.0mph

2022-01-29 06:25:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:24:32 AM EST to 2022-01-29 06:25:32 AM EST (60s)</b>	993.77mb	12.15V	30.7°F 99%	37.6°F	<b>N (11°)</b>	<b>39.4mph</b> at 11:24:53 <b>39.1mph</b> @ 11:24:53 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 11:24:53 (1s) <b>34.2mph</b> @ 11:24:54 (3s) <b>26.9mph</b> @ 11:25:31 (60s) <b>27.0mph</b> @ 11:25:11 (300s)	<b>14.2mph</b> at 11:24:39 <b>16.1mph</b> @ 11:24:39 (1s) <b>18.1mph</b> @ 11:24:39 (5s) <b>22.6mph</b> @ 11:24:39 (9s) <b>26.7mph</b> @ 11:25:24 (300s)	<b>7333</b> / 26.9mph	<b>36.7mph</b> at 11:24:53 <b>40.5mph</b> @ 11:24:53 (NoQC) <b>36.5mph</b> @ 11:24:53 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 11:24:53 (1s) <b>33.0mph</b> @ 11:24:55 (3s) <b>25.6mph</b> @ 11:25:31 (60s) <b>25.9mph</b> @ 11:25:11 (300s)	<b>12.0mph</b> at 11:24:39 <b>14.6mph</b> @ 11:24:39 (1s) <b>18.4mph</b> @ 11:24:39 (5s) <b>22.3mph</b> @ 11:24:44 (9s) <b>25.6mph</b> @ 11:25:24 (300s)	<b>1084</b> / 25.5mph	<b>34.3mph</b> at 11:24:53 <b>33.3mph</b> @ 11:24:54 (1s) <b>32.6mph</b> @ 11:24:55 (3s) <b>27.1mph</b> @ 11:25:31 (60s) <b>27.1mph</b> @ 11:25:12 (300s)	<b>19.1mph</b> at 11:24:39 <b>19.6mph</b> @ 11:24:39 (1s) <b>20.4mph</b> @ 11:24:39 (5s) <b>23.0mph</b> @ 11:24:44 (9s) <b>26.8mph</b> @ 11:25:24 (300s)	<b>1719</b> / 27.1mph
2022-01-29 06:24:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:23:32 AM EST to 2022-01-29 06:24:32 AM EST (60s)</b>	993.98mb	12.14V	30.7°F 99%	37.6°F	<b>N (11°)</b>	<b>36.0mph</b> at 11:23:33 <b>35.8mph</b> @ 11:23:33 (0.1s) <b>34.2mph</b> @ 11:23:33 (1s) <b>31.4mph</b> @ 11:23:33 (3s) <b>27.5mph</b> @ 11:23:37 (60s) <b>27.3mph</b> @ 11:23:32 (300s)	<b>13.7mph</b> at 11:24:16 <b>14.5mph</b> @ 11:24:16 (1s) <b>17.0mph</b> @ 11:24:17 (5s) <b>23.4mph</b> @ 11:24:31 (9s) <b>26.9mph</b> @ 11:24:31 (300s)	<b>6362</b> / 23.4mph	<b>35.5mph</b> at 11:24:20 <b>35.8mph</b> @ 11:24:20 (NoQC) <b>32.7mph</b> @ 11:24:20 (0.1s) <b>31.4mph</b> @ 11:24:20 (1s) <b>32.9mph</b> @ 11:23:32 (3s) <b>26.2mph</b> @ 11:23:33 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:23:32 (300s)	<b>11.7mph</b> at 11:24:16 <b>13.2mph</b> @ 11:24:16 (1s) <b>15.5mph</b> @ 11:24:17 (3s) <b>22.9mph</b> @ 11:24:31 (9s) <b>25.8mph</b> @ 11:24:32 (300s)	<b>973</b> / 23.0mph	<b>30.5mph</b> at 11:23:33 <b>30.1mph</b> @ 11:23:32 (1s) <b>30.0mph</b> @ 11:23:32 (3s) <b>27.4mph</b> @ 11:23:44 (60s) <b>27.6mph</b> @ 11:23:32 (300s)	<b>17.6mph</b> at 11:24:16 <b>18.0mph</b> @ 11:24:17 (1s) <b>19.4mph</b> @ 11:24:17 (5s) <b>23.7mph</b> @ 11:24:32 (9s) <b>27.1mph</b> @ 11:24:32 (300s)	<b>1500</b> / 23.7mph
2022-01-29 06:23:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:22:32 AM EST to 2022-01-29 06:23:32 AM EST (60s)</b>	993.54mb	12.15V	30.7°F 99%	37.7°F	<b>N (10°)</b>	<b>43.1mph</b> at 11:22:49 <b>42.8mph</b> @ 11:22:49 (0.1s) <b>39.7mph</b> @ 11:22:49 (1s) <b>38.2mph</b> @ 11:23:18 (3s) <b>27.1mph</b> @ 11:23:31 (60s) <b>27.3mph</b> @ 11:23:31 (300s)	<b>15.6mph</b> at 11:22:37 <b>16.5mph</b> @ 11:23:09 (1s) <b>18.1mph</b> @ 11:23:10 (5s) <b>24.9mph</b> @ 11:23:11 (9s) <b>26.9mph</b> @ 11:23:02 (300s)	<b>7386</b> / 27.1mph	<b>42.2mph</b> at 11:22:49 <b>46.6mph</b> @ 11:22:49 (NoQC) <b>41.2mph</b> @ 11:22:49 (0.1s) <b>38.8mph</b> @ 11:23:17 (5s) <b>37.5mph</b> @ 11:23:19 (9s) <b>26.0mph</b> @ 11:23:31 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:23:31 (300s)	<b>13.2mph</b> at 11:22:57 <b>15.7mph</b> @ 11:23:10 (1s) <b>17.0mph</b> @ 11:23:10 (5s) <b>23.9mph</b> @ 11:23:11 (9s) <b>25.8mph</b> @ 11:23:13 (300s)	<b>1106</b> / 26.1mph	<b>39.4mph</b> at 11:23:16 <b>39.1mph</b> @ 11:23:16 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 11:23:17 (1s) <b>37.1mph</b> @ 11:23:19 (3s) <b>27.2mph</b> @ 11:23:31 (60s) <b>27.6mph</b> @ 11:23:31 (300s)	<b>19.1mph</b> at 11:23:10 <b>19.4mph</b> @ 11:23:11 (1s) <b>20.1mph</b> @ 11:23:12 (5s) <b>25.4mph</b> @ 11:23:13 (60s) <b>27.1mph</b> @ 11:23:02 (300s)	<b>1728</b> / 27.2mph
2022-01-29 06:22:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:21:32 AM EST to 2022-01-29 06:22:32 AM EST (60s)</b>	993.77mb	12.14V	30.8°F 99%	37.7°F	<b>N (9°)</b>	<b>42.3mph</b> at 11:22:02 <b>42.1mph</b> @ 11:22:02 (0.1s) <b>40.5mph</b> @ 11:22:03 (1s) <b>38.8mph</b> @ 11:22:04 (3s) <b>30.2mph</b> @ 11:21:49 (60s) <b>27.3mph</b> @ 11:22:24 (300s)	<b>16.2mph</b> at 11:22:25 <b>17.5mph</b> @ 11:21:57 (1s) <b>18.3mph</b> @ 11:22:27 (5s) <b>26.2mph</b> @ 11:22:31 (9s) <b>26.5mph</b> @ 11:21:42 (300s)	<b>7127</b> / 26.2mph	<b>44.2mph</b> at 11:22:02 <b>47.1mph</b> @ 11:22:02 (NoQC) <b>42.2mph</b> @ 11:22:02 (0.1s) <b>41.1mph</b> @ 11:22:03 (1s) <b>38.3mph</b> @ 11:22:04 (3s) <b>29.1mph</b> @ 11:21:32 (60s) <b>26.0mph</b> @ 11:22:24 (300s)	<b>14.3mph</b> at 11:22:00 <b>15.6mph</b> @ 11:22:00 (1s) <b>18.8mph</b> @ 11:21:57 (5s) <b>24.7mph</b> @ 11:22:32 (9s) <b>25.4mph</b> @ 11:21:41 (300s)	<b>1048</b> / 24.7mph	<b>38.0mph</b> at 11:22:03 <b>37.7mph</b> @ 11:22:03 (0.1s) <b>37.4mph</b> @ 11:22:04 (1s) <b>36.4mph</b> @ 11:22:05 (3s) <b>29.9mph</b> @ 11:21:32 (60s) <b>27.4mph</b> @ 11:22:24 (300s)	<b>18.8mph</b> at 11:21:55 <b>19.2mph</b> @ 11:21:55 (1s) <b>19.6mph</b> @ 11:21:57 (5s) <b>26.2mph</b> @ 11:22:31 (60s) <b>26.6mph</b> @ 11:21:32 (300s)	<b>1670</b> / 26.3mph
2022-01-29 06:21:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:20:32 AM EST to 2022-01-29 06:21:32 AM EST (60s)</b>	993.73mb	12.14V	30.8°F 99%	37.8°F	<b>NNE (12°)</b>	<b>43.1mph</b> at 11:21:05 <b>42.6mph</b> @ 11:21:05 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 11:21:06 (1s) <b>39.2mph</b> @ 11:21:14 (3s) <b>30.1mph</b> @ 11:21:29 (60s) <b>26.5mph</b> @ 11:21:31 (300s)	<b>13.5mph</b> at 11:20:43 <b>14.3mph</b> @ 11:20:43 (1s) <b>15.3mph</b> @ 11:20:44 (3s) <b>27.8mph</b> @ 11:20:32 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:20:32 (300s)	<b>8190</b> / 30.0mph	<b>45.2mph</b> at 11:21:12 <b>46.2mph</b> @ 11:21:12 (NoQC) <b>41.6mph</b> @ 11:21:12 (0.1s) <b>40.2mph</b> @ 11:21:12 (1s) <b>38.8mph</b> @ 11:20:35 (3s) <b>29.2mph</b> @ 11:21:30 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:21:31 (300s)	<b>14.7mph</b> at 11:20:42 <b>16.2mph</b> @ 11:20:42 (1s) <b>18.8mph</b> @ 11:20:43 (5s) <b>26.3mph</b> @ 11:20:32 (60s) <b>24.5mph</b> @ 11:20:32 (300s)	<b>1238</b> / 29.1mph	<b>39.4mph</b> at 11:20:34 <b>39.1mph</b> @ 11:20:34 (0.1s) <b>38.7mph</b> @ 11:20:34 (1s) <b>38.0mph</b> @ 11:20:35 (3s) <b>30.0mph</b> @ 11:21:14 (60s) <b>26.6mph</b> @ 11:21:31 (300s)	<b>19.2mph</b> at 11:20:43 <b>19.5mph</b> @ 11:20:43 (1s) <b>20.4mph</b> @ 11:20:45 (5s) <b>28.3mph</b> @ 11:20:32 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:20:32 (300s)	<b>1904</b> / 29.9mph

2022-01-29 06:20:49 AM EST	993.39mb	12.14V	30.8°F 99%	37.8°F	N (9°)	<b>44.9mph</b> at 11:20:12 <b>44.6mph</b> @ 11:20:12 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 11:20:15 (1s) <b>37.6mph</b> @ 11:20:15 (3s) <b>28.3mph</b> @ 11:20:23 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:20:31 (300s)	<b>12.4mph</b> at 11:20:09 <b>13.0mph</b> @ 11:20:10 (1s) <b>17.7mph</b> @ 11:20:11 (3s) <b>25.2mph</b> @ 11:19:40 (60s) <b>24.8mph</b> @ 11:19:32 (300s)	7569 / 27.8mph	<b>47.1mph</b> at 11:20:12 <b>51.7mph</b> @ 11:20:12 (NoQC) <b>46.3mph</b> @ 11:20:12 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 11:20:13 (1s) <b>34.9mph</b> @ 11:20:15 (3s) <b>26.7mph</b> @ 11:20:25 (60s) <b>24.5mph</b> @ 11:20:32 (300s)	<b>13.6mph</b> at 11:20:10 <b>15.3mph</b> @ 11:20:10 (1s) <b>17.0mph</b> @ 11:20:11 (3s) <b>24.0mph</b> @ 11:19:48 (60s) <b>24.0mph</b> @ 11:19:35 (300s)	1121 / 26.4mph	<b>41.0mph</b> at 11:20:14 <b>40.7mph</b> @ 11:20:14 (0.1s) <b>39.8mph</b> @ 11:20:15 (1s) <b>38.1mph</b> @ 11:20:15 (3s) <b>28.9mph</b> @ 11:20:25 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:20:31 (300s)	<b>18.8mph</b> at 11:20:10 <b>19.9mph</b> @ 11:20:10 (1s) <b>22.2mph</b> @ 11:20:29 (3s) <b>25.7mph</b> @ 11:19:49 (60s) <b>25.0mph</b> @ 11:19:34 (300s)	1801 / 28.3mph
2022-01-29 06:19:49 AM EST	993.44mb	12.14V	30.8°F 99%	37.9°F	N (10°)	<b>39.6mph</b> at 11:19:05 <b>39.2mph</b> @ 11:19:05 (0.1s) <b>37.1mph</b> @ 11:19:04 (1s) <b>35.0mph</b> @ 11:19:06 (3s) <b>26.9mph</b> @ 11:18:40 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:18:40 (300s)	<b>12.1mph</b> at 11:18:59 <b>13.2mph</b> @ 11:19:00 (1s) <b>15.4mph</b> @ 11:19:01 (3s) <b>24.3mph</b> @ 11:19:02 (60s) <b>24.7mph</b> @ 11:19:25 (300s)	6951 / 25.6mph	<b>37.6mph</b> at 11:19:26 <b>44.8mph</b> @ 11:19:04 (NoQC) <b>40.0mph</b> @ 11:19:04 (0.1s) <b>37.9mph</b> @ 11:19:04 (1s) <b>33.5mph</b> @ 11:19:06 (3s) <b>25.5mph</b> @ 11:18:41 (60s) <b>24.5mph</b> @ 11:18:41 (300s)	<b>9.7mph</b> at 11:19:00 <b>11.1mph</b> @ 11:19:00 (1s) <b>12.7mph</b> @ 11:19:01 (3s) <b>23.2mph</b> @ 11:19:03 (60s) <b>23.8mph</b> @ 11:19:11 (300s)	1052 / 24.8mph	<b>35.7mph</b> at 11:19:05 <b>34.4mph</b> @ 11:19:06 (1s) <b>33.4mph</b> @ 11:19:29 (3s) <b>26.4mph</b> @ 11:18:41 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:18:41 (300s)	<b>15.3mph</b> at 11:19:00 <b>15.6mph</b> @ 11:19:01 (1s) <b>16.2mph</b> @ 11:19:02 (3s) <b>24.4mph</b> @ 11:19:03 (60s) <b>24.8mph</b> @ 11:19:11 (300s)	1660 / 26.2mph
2022-01-29 06:18:49 AM EST	993.82mb	12.15V	30.9°F 99%	37.9°F	N (11°)	<b>39.8mph</b> at 11:17:44 <b>39.6mph</b> @ 11:17:44 (0.1s) <b>36.4mph</b> @ 11:17:46 (1s) <b>35.3mph</b> @ 11:17:47 (3s) <b>26.6mph</b> @ 11:18:24 (60s) <b>25.6mph</b> @ 11:17:54 (300s)	<b>14.6mph</b> at 11:18:16 <b>16.1mph</b> @ 11:18:16 (1s) <b>18.5mph</b> @ 11:18:17 (3s) <b>22.2mph</b> @ 11:17:40 (60s) <b>25.2mph</b> @ 11:17:38 (300s)	7021 / 25.8mph	<b>36.9mph</b> at 11:17:45 <b>40.2mph</b> @ 11:17:47 (NoQC) <b>36.3mph</b> @ 11:17:47 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 11:17:47 (1s) <b>33.4mph</b> @ 11:17:48 (3s) <b>24.9mph</b> @ 11:18:24 (60s) <b>24.8mph</b> @ 11:17:55 (300s)	<b>11.1mph</b> at 11:18:15 <b>13.1mph</b> @ 11:18:16 (1s) <b>15.8mph</b> @ 11:18:17 (3s) <b>21.6mph</b> @ 11:17:41 (60s) <b>24.4mph</b> @ 11:18:30 (300s)	1035 / 24.4mph	<b>35.2mph</b> at 11:17:49 <b>34.4mph</b> @ 11:17:50 (1s) <b>33.8mph</b> @ 11:17:50 (3s) <b>26.2mph</b> @ 11:18:25 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:17:56 (300s)	<b>17.5mph</b> at 11:18:16 <b>18.0mph</b> @ 11:18:17 (1s) <b>19.1mph</b> @ 11:18:18 (3s) <b>22.3mph</b> @ 11:17:41 (60s) <b>25.3mph</b> @ 11:17:38 (300s)	1622 / 25.6mph
2022-01-29 06:17:49 AM EST	993.66mb	12.15V	30.9°F 99%	37.9°F	NNE (12°)	<b>37.1mph</b> at 11:17:29 <b>36.9mph</b> @ 11:17:29 (0.1s) <b>34.3mph</b> @ 11:17:30 (1s) <b>32.4mph</b> @ 11:17:30 (3s) <b>26.4mph</b> @ 11:16:42 (60s) <b>26.4mph</b> @ 11:16:40 (300s)	<b>13.5mph</b> at 11:17:18 <b>14.2mph</b> @ 11:17:18 (1s) <b>15.2mph</b> @ 11:17:20 (3s) <b>21.9mph</b> @ 11:17:24 (60s) <b>25.2mph</b> @ 11:17:29 (300s)	6287 / 23.2mph	<b>34.4mph</b> at 11:17:27 <b>39.0mph</b> @ 11:17:29 (NoQC) <b>34.9mph</b> @ 11:17:30 (0.1s) <b>33.0mph</b> @ 11:17:30 (1s) <b>31.4mph</b> @ 11:17:30 (3s) <b>25.7mph</b> @ 11:16:42 (60s) <b>25.6mph</b> @ 11:16:40 (300s)	<b>11.2mph</b> at 11:16:58 <b>12.3mph</b> @ 11:16:58 (1s) <b>15.1mph</b> @ 11:16:59 (3s) <b>21.2mph</b> @ 11:17:24 (60s) <b>24.5mph</b> @ 11:17:27 (300s)	955 / 22.5mph	<b>33.2mph</b> at 11:17:30 <b>32.6mph</b> @ 11:17:30 (1s) <b>31.8mph</b> @ 11:17:31 (3s) <b>26.5mph</b> @ 11:16:42 (60s) <b>26.5mph</b> @ 11:16:40 (300s)	<b>15.9mph</b> at 11:17:21 <b>16.1mph</b> @ 11:17:21 (1s) <b>16.7mph</b> @ 11:17:22 (3s) <b>22.1mph</b> @ 11:17:25 (60s) <b>25.3mph</b> @ 11:17:29 (300s)	1454 / 23.0mph
2022-01-29 06:16:49 AM EST	993.89mb	12.13V	30.9°F 99%	38.0°F	NNE (13°)	<b>40.7mph</b> at 11:16:17 <b>40.4mph</b> @ 11:16:17 (0.1s) <b>38.4mph</b> @ 11:15:43 (1s) <b>36.2mph</b> @ 11:15:46 (3s) <b>25.6mph</b> @ 11:16:23 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:15:33 (300s)	<b>13.2mph</b> at 11:15:59 <b>14.8mph</b> @ 11:16:26 (1s) <b>16.5mph</b> @ 11:15:37 (3s) <b>24.0mph</b> @ 11:15:38 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:16:13 (300s)	6817 / 25.1mph	<b>39.2mph</b> at 11:15:44 <b>42.3mph</b> @ 11:15:44 (NoQC) <b>38.1mph</b> @ 11:15:43 (0.1s) <b>37.2mph</b> @ 11:16:18 (1s) <b>35.3mph</b> @ 11:15:46 (3s) <b>25.0mph</b> @ 11:15:51 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:15:33 (300s)	<b>10.1mph</b> at 11:16:25 <b>12.5mph</b> @ 11:16:26 (1s) <b>14.8mph</b> @ 11:15:39 (3s) <b>23.5mph</b> @ 11:15:39 (60s) <b>24.9mph</b> @ 11:16:13 (300s)	1033 / 24.4mph	<b>36.6mph</b> at 11:15:44 <b>35.6mph</b> @ 11:15:45 (1s) <b>34.0mph</b> @ 11:15:46 (3s) <b>26.0mph</b> @ 11:16:24 (60s) <b>26.5mph</b> @ 11:15:33 (300s)	<b>17.0mph</b> at 11:15:37 <b>17.2mph</b> @ 11:15:38 (1s) <b>17.8mph</b> @ 11:15:38 (3s) <b>24.4mph</b> @ 11:15:39 (60s) <b>25.9mph</b> @ 11:16:17 (300s)	1621 / 25.6mph

2022-01-29 06:15:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:14:32 AM EST to 2022-01-29 06:15:32 AM EST (60s)</b>	993.84mb	12.14V	30.9°F 99%	38.0°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>39.5mph</b> at 11:14:51 <b>39.3mph</b> @ 11:14:51 (0.1s) <b>35.6mph</b> @ 11:14:52 (1s) <b>32.9mph</b> @ 11:14:59 (3s) <b>27.8mph</b> @ 11:14:33 (60s) <b>27.1mph</b> @ 11:14:32 (300s)	<b>14.2mph</b> at 11:14:40 <b>15.2mph</b> @ 11:14:40 (1s) <b>17.4mph</b> @ 11:14:40 (3s) <b>24.4mph</b> @ 11:15:25 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:15:18 (300s)	6665 / 24.5mph	<b>41.8mph</b> at 11:14:52 <b>44.8mph</b> @ 11:14:51 (NoQC) <b>39.9mph</b> @ 11:14:51 (0.1s) <b>39.7mph</b> @ 11:14:52 (1s) <b>33.5mph</b> @ 11:14:59 (3s) <b>27.0mph</b> @ 11:14:33 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:14:32 (300s)	<b>12.6mph</b> at 11:14:44 <b>14.0mph</b> @ 11:14:45 (1s) <b>16.8mph</b> @ 11:14:41 (3s) <b>23.7mph</b> @ 11:15:10 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:15:19 (300s)	1016 / 24.0mph	<b>33.9mph</b> at 11:14:52 <b>33.1mph</b> @ 11:14:52 (1s) <b>31.8mph</b> @ 11:15:00 (3s) <b>27.6mph</b> @ 11:14:33 (60s) <b>27.3mph</b> @ 11:14:32 (300s)	<b>17.5mph</b> at 11:14:40 <b>17.8mph</b> @ 11:14:41 (1s) <b>18.8mph</b> @ 11:14:42 (3s) <b>24.8mph</b> @ 11:15:26 (60s) <b>26.4mph</b> @ 11:15:28 (300s)	1581 / 24.9mph
2022-01-29 06:14:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:13:32 AM EST to 2022-01-29 06:14:32 AM EST (60s)</b>	993.79mb	12.14V	30.9°F 99%	38.0°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>43.0mph</b> at 11:13:59 <b>42.7mph</b> @ 11:13:59 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 11:14:00 (1s) <b>40.5mph</b> @ 11:14:00 (3s) <b>28.9mph</b> @ 11:14:11 (60s) <b>27.3mph</b> @ 11:14:07 (300s)	<b>15.4mph</b> at 11:14:17 <b>16.5mph</b> @ 11:14:17 (1s) <b>19.4mph</b> @ 11:14:17 (3s) <b>25.6mph</b> @ 11:13:36 (60s) <b>26.6mph</b> @ 11:13:33 (300s)	7542 / 27.7mph	<b>42.5mph</b> at 11:13:59 <b>49.3mph</b> @ 11:13:58 (NoQC) <b>44.2mph</b> @ 11:13:58 (0.1s) <b>43.6mph</b> @ 11:13:58 (1s) <b>41.0mph</b> @ 11:14:00 (3s) <b>28.5mph</b> @ 11:14:11 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:14:06 (300s)	<b>14.0mph</b> at 11:14:17 <b>15.7mph</b> @ 11:14:17 (1s) <b>18.7mph</b> @ 11:14:14 (3s) <b>24.8mph</b> @ 11:13:36 (60s) <b>25.6mph</b> @ 11:13:33 (300s)	1144 / 26.9mph	<b>41.0mph</b> at 11:13:58 <b>40.6mph</b> @ 11:13:58 (0.1s) <b>40.1mph</b> @ 11:13:59 (1s) <b>39.2mph</b> @ 11:14:00 (3s) <b>28.9mph</b> @ 11:14:11 (60s) <b>27.4mph</b> @ 11:14:04 (300s)	<b>19.1mph</b> at 11:14:14 <b>19.7mph</b> @ 11:14:14 (1s) <b>21.1mph</b> @ 11:14:15 (3s) <b>25.8mph</b> @ 11:13:36 (60s) <b>26.9mph</b> @ 11:13:33 (300s)	1757 / 27.6mph
2022-01-29 06:13:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:12:32 AM EST to 2022-01-29 06:13:32 AM EST (60s)</b>	993.47mb	12.14V	30.9°F 99%	38.1°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>43.4mph</b> at 11:13:26 <b>43.2mph</b> @ 11:13:26 (0.1s) <b>41.6mph</b> @ 11:13:26 (1s) <b>38.7mph</b> @ 11:13:28 (3s) <b>28.3mph</b> @ 11:12:46 (60s) <b>26.8mph</b> @ 11:13:14 (300s)	<b>12.4mph</b> at 11:13:18 <b>14.8mph</b> @ 11:13:18 (1s) <b>16.6mph</b> @ 11:12:49 (3s) <b>25.4mph</b> @ 11:13:19 (60s) <b>26.5mph</b> @ 11:12:52 (300s)	7053 / 25.9mph	<b>41.3mph</b> at 11:13:22 <b>44.8mph</b> @ 11:13:26 (NoQC) <b>40.1mph</b> @ 11:13:26 (0.1s) <b>40.2mph</b> @ 11:13:26 (1s) <b>37.1mph</b> @ 11:13:28 (3s) <b>27.2mph</b> @ 11:12:38 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:13:08 (300s)	<b>13.0mph</b> at 11:12:41 <b>15.1mph</b> @ 11:13:10 (1s) <b>16.6mph</b> @ 11:13:11 (3s) <b>24.5mph</b> @ 11:13:19 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:12:51 (300s)	1062 / 25.0mph	<b>38.3mph</b> at 11:13:26 <b>37.9mph</b> @ 11:13:26 (0.1s) <b>37.3mph</b> @ 11:13:27 (1s) <b>36.1mph</b> @ 11:13:28 (3s) <b>28.4mph</b> @ 11:12:40 (60s) <b>27.0mph</b> @ 11:13:15 (300s)	<b>17.2mph</b> at 11:12:52 <b>17.8mph</b> @ 11:12:52 (1s) <b>18.3mph</b> @ 11:12:52 (3s) <b>25.5mph</b> @ 11:13:20 (60s) <b>26.8mph</b> @ 11:12:53 (300s)	1641 / 25.9mph
2022-01-29 06:12:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:11:32 AM EST to 2022-01-29 06:12:32 AM EST (60s)</b>	993.86mb	12.15V	30.9°F 99%	38.1°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>46.9mph</b> at 11:11:51 <b>46.8mph</b> @ 11:11:51 (0.1s) <b>44.1mph</b> @ 11:11:52 (1s) <b>42.0mph</b> @ 11:11:54 (3s) <b>27.4mph</b> @ 11:12:31 (60s) <b>26.8mph</b> @ 11:11:33 (300s)	<b>14.1mph</b> at 11:11:44 <b>16.2mph</b> @ 11:11:44 (1s) <b>17.5mph</b> @ 11:11:36 (3s) <b>23.5mph</b> @ 11:11:48 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:12:15 (300s)	7465 / 27.4mph	<b>44.8mph</b> at 11:11:51 <b>48.6mph</b> @ 11:11:51 (NoQC) <b>43.9mph</b> @ 11:11:51 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 11:11:53 (1s) <b>40.0mph</b> @ 11:11:54 (3s) <b>26.3mph</b> @ 11:12:31 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:11:32 (300s)	<b>11.8mph</b> at 11:11:35 <b>13.4mph</b> @ 11:11:36 (1s) <b>15.2mph</b> @ 11:11:32 (3s) <b>22.7mph</b> @ 11:11:49 (60s) <b>25.3mph</b> @ 11:12:15 (300s)	1120 / 26.4mph	<b>40.3mph</b> at 11:11:53 <b>40.1mph</b> @ 11:11:53 (0.1s) <b>39.6mph</b> @ 11:11:53 (1s) <b>38.9mph</b> @ 11:11:54 (3s) <b>27.6mph</b> @ 11:12:31 (60s) <b>27.0mph</b> @ 11:11:32 (300s)	<b>16.8mph</b> at 11:11:36 <b>17.0mph</b> @ 11:11:36 (1s) <b>16.5mph</b> @ 11:11:32 (3s) <b>24.3mph</b> @ 11:11:49 (60s) <b>26.6mph</b> @ 11:12:15 (300s)	1758 / 27.7mph
2022-01-29 06:11:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:10:32 AM EST to 2022-01-29 06:11:32 AM EST (60s)</b>	993.78mb	12.14V	30.9°F 99%	38.1°F	<b>NNE (14°)</b>	<b>41.3mph</b> at 11:10:40 <b>41.1mph</b> @ 11:10:40 (0.1s) <b>37.0mph</b> @ 11:10:41 (1s) <b>34.9mph</b> @ 11:11:12 (3s) <b>28.6mph</b> @ 11:10:32 (60s) <b>27.4mph</b> @ 11:11:15 (300s)	<b>12.4mph</b> at 11:11:27 <b>13.4mph</b> @ 11:11:25 (1s) <b>14.7mph</b> @ 11:11:25 (3s) <b>25.7mph</b> @ 11:11:29 (60s) <b>26.7mph</b> @ 11:10:34 (300s)	7003 / 25.8mph	<b>39.9mph</b> at 11:10:58 <b>43.3mph</b> @ 11:10:40 (NoQC) <b>38.8mph</b> @ 11:10:40 (0.1s) <b>36.5mph</b> @ 11:10:41 (1s) <b>34.0mph</b> @ 11:10:42 (3s) <b>27.9mph</b> @ 11:11:05 (60s) <b>26.5mph</b> @ 11:11:16 (300s)	<b>9.9mph</b> at 11:11:28 <b>11.0mph</b> @ 11:11:29 (1s) <b>12.9mph</b> @ 11:11:30 (3s) <b>25.1mph</b> @ 11:11:31 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:10:33 (300s)	1067 / 25.1mph	<b>36.5mph</b> at 11:10:40 <b>35.7mph</b> @ 11:10:41 (1s) <b>34.3mph</b> @ 11:10:42 (3s) <b>29.2mph</b> @ 11:10:32 (60s) <b>27.6mph</b> @ 11:11:16 (300s)	<b>15.2mph</b> at 11:11:29 <b>15.6mph</b> @ 11:11:29 (1s) <b>16.0mph</b> @ 11:11:30 (3s) <b>26.3mph</b> @ 11:11:31 (60s) <b>26.9mph</b> @ 11:10:34 (300s)	1669 / 26.3mph

2022-01-29 06:10:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:09:32 AM EST to 2022-01-29 06:10:32 AM EST (60s)</b>	993.78mb	12.15V	30.9°F 99%	38.1°F	NNE (12°)	<b>49.8mph</b> at 11:09:34 <b>49.5mph</b> (NoQc) <b>46.1mph</b> @ 11:09:35 (1s) <b>40.0mph</b> @ 11:09:37 (3s) <b>29.2mph</b> @ 11:10:29 (60s) <b>26.9mph</b> @ 11:10:18 (300s)	<b>15.4mph</b> at 11:10:32 <b>16.4mph</b> @ 11:10:32 (1s) <b>18.6mph</b> @ 11:10:32 (3s) <b>25.2mph</b> @ 11:09:32 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:09:32 (300s)	7802 / 28.6mph	<b>49.4mph</b> at 11:09:34 <b>53.1mph</b> @ 11:09:34 (NoQc) <b>47.8mph</b> @ 11:09:34 (1s) <b>44.5mph</b> @ 11:09:35 (3s) <b>39.7mph</b> @ 11:09:37 (3s) <b>28.2mph</b> @ 11:10:29 (60s) <b>26.0mph</b> @ 11:10:18 (300s)	<b>11.8mph</b> at 11:10:22 <b>13.9mph</b> @ 11:10:22 (1s) <b>16.6mph</b> @ 11:10:23 (3s) <b>23.7mph</b> @ 11:09:32 (60s) <b>25.2mph</b> @ 11:09:32 (300s)	1186 / 27.9mph	<b>43.2mph</b> at 11:09:34 <b>42.9mph</b> @ 11:09:35 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 11:09:35 (1s) <b>38.6mph</b> @ 11:09:37 (3s) <b>29.4mph</b> @ 11:10:30 (60s) <b>27.0mph</b> @ 11:10:18 (300s)	<b>19.5mph</b> at 11:10:31 <b>20.1mph</b> @ 11:10:32 (1s) <b>22.3mph</b> @ 11:10:24 (3s) <b>25.3mph</b> @ 11:09:32 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:09:32 (300s)	1862 / 29.3mph
2022-01-29 06:09:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:08:32 AM EST to 2022-01-29 06:09:32 AM EST (60s)</b>	993.62mb	12.13V	31.0°F 99%	38.1°F	NNE (19°)	<b>40.3mph</b> at 11:09:12 <b>40.0mph</b> @ 11:09:12 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 11:09:15 (1s) <b>34.8mph</b> @ 11:09:16 (3s) <b>27.5mph</b> @ 11:09:19 (60s) <b>26.7mph</b> @ 11:08:41 (300s)	<b>13.6mph</b> at 11:09:03 <b>14.9mph</b> @ 11:09:28 (1s) <b>15.8mph</b> @ 11:09:28 (3s) <b>25.0mph</b> @ 11:09:29 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:09:04 (300s)	6853 / 25.2mph	<b>39.3mph</b> at 11:09:12 <b>42.0mph</b> @ 11:09:12 (NoQc) <b>38.1mph</b> @ 11:09:12 (0.1s) <b>34.6mph</b> @ 11:09:12 (1s) <b>31.3mph</b> @ 11:09:08 (3s) <b>26.1mph</b> @ 11:09:19 (60s) <b>25.6mph</b> @ 11:08:33 (300s)	<b>12.7mph</b> at 11:08:52 <b>14.7mph</b> @ 11:08:53 (1s) <b>16.1mph</b> @ 11:09:29 (3s) <b>23.5mph</b> @ 11:09:31 (60s) <b>25.2mph</b> @ 11:09:03 (300s)	1003 / 23.7mph	<b>34.1mph</b> at 11:09:15 <b>33.7mph</b> @ 11:09:15 (1s) <b>32.1mph</b> @ 11:09:08 (3s) <b>27.5mph</b> @ 11:09:19 (60s) <b>26.7mph</b> @ 11:08:41 (300s)	<b>17.3mph</b> at 11:09:27 <b>17.7mph</b> @ 11:09:28 (1s) <b>18.2mph</b> @ 11:09:29 (3s) <b>25.3mph</b> @ 11:09:31 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:09:04 (300s)	1610 / 25.4mph
2022-01-29 06:08:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:07:32 AM EST to 2022-01-29 06:08:32 AM EST (60s)</b>	993.94mb	12.14V	31.0°F 99%	38.1°F	NNE (17°)	<b>44.6mph</b> at 11:08:21 <b>44.4mph</b> @ 11:08:21 (0.1s) <b>42.7mph</b> @ 11:08:21 (1s) <b>39.1mph</b> @ 11:08:26 (3s) <b>28.7mph</b> @ 11:07:35 (60s) <b>26.7mph</b> @ 11:08:31 (300s)	<b>12.9mph</b> at 11:07:42 <b>14.0mph</b> @ 11:07:42 (1s) <b>16.3mph</b> @ 11:07:58 (3s) <b>23.9mph</b> @ 11:08:13 (60s) <b>26.1mph</b> @ 11:08:09 (300s)	7056 / 25.9mph	<b>47.4mph</b> at 11:08:21 <b>50.1mph</b> @ 11:08:21 (NoQc) <b>45.0mph</b> @ 11:08:21 (0.1s) <b>43.0mph</b> @ 11:08:21 (1s) <b>37.6mph</b> @ 11:08:23 (3s) <b>27.7mph</b> @ 11:07:35 (60s) <b>25.6mph</b> @ 11:08:31 (300s)	<b>10.7mph</b> at 11:07:42 <b>12.2mph</b> @ 11:07:42 (1s) <b>15.9mph</b> @ 11:07:43 (3s) <b>22.8mph</b> @ 11:08:12 (60s) <b>25.1mph</b> @ 11:08:09 (300s)	1060 / 25.0mph	<b>39.0mph</b> at 11:08:21 <b>38.6mph</b> @ 11:08:21 (0.1s) <b>38.2mph</b> @ 11:08:22 (1s) <b>35.9mph</b> @ 11:08:27 (3s) <b>28.7mph</b> @ 11:07:35 (60s) <b>26.6mph</b> @ 11:07:49 (300s)	<b>17.4mph</b> at 11:07:42 <b>17.8mph</b> @ 11:07:42 (1s) <b>18.7mph</b> @ 11:07:59 (3s) <b>23.9mph</b> @ 11:08:17 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:08:11 (300s)	1643 / 25.9mph
2022-01-29 06:07:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:06:32 AM EST to 2022-01-29 06:07:32 AM EST (60s)</b>	993.93mb	12.14V	31.0°F 99%	38.1°F	NNE (17°)	<b>48.8mph</b> at 11:07:08 <b>48.3mph</b> @ 11:07:08 (0.1s) <b>41.8mph</b> @ 11:07:09 (1s) <b>39.3mph</b> @ 11:07:11 (3s) <b>29.8mph</b> @ 11:07:15 (60s) <b>26.7mph</b> @ 11:07:18 (300s)	<b>11.8mph</b> at 11:07:24 <b>13.1mph</b> @ 11:07:24 (1s) <b>17.9mph</b> @ 11:07:25 (3s) <b>25.5mph</b> @ 11:06:33 (60s) <b>26.1mph</b> @ 11:06:33 (300s)	7767 / 28.5mph	<b>44.0mph</b> at 11:07:08 <b>46.0mph</b> @ 11:06:54 (NoQc) <b>41.2mph</b> @ 11:06:54 (0.1s) <b>39.6mph</b> @ 11:06:54 (1s) <b>38.5mph</b> @ 11:07:11 (3s) <b>29.3mph</b> @ 11:07:15 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:07:18 (300s)	<b>12.9mph</b> at 11:07:22 <b>15.2mph</b> @ 11:07:22 (1s) <b>17.3mph</b> @ 11:07:22 (3s) <b>25.2mph</b> @ 11:06:32 (60s) <b>24.9mph</b> @ 11:06:34 (300s)	1172 / 27.6mph	<b>40.7mph</b> at 11:07:09 <b>40.5mph</b> @ 11:07:10 (0.1s) <b>39.1mph</b> @ 11:06:54 (1s) <b>37.7mph</b> @ 11:06:55 (3s) <b>29.9mph</b> @ 11:07:16 (60s) <b>26.8mph</b> @ 11:07:19 (300s)	<b>17.6mph</b> at 11:07:22 <b>18.0mph</b> @ 11:07:25 (1s) <b>18.7mph</b> @ 11:07:22 (3s) <b>25.6mph</b> @ 11:06:33 (60s) <b>26.1mph</b> @ 11:06:35 (300s)	1808 / 28.4mph
2022-01-29 06:06:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:05:32 AM EST to 2022-01-29 06:06:32 AM EST (60s)</b>	994.07mb	12.14V	31.0°F 99%	38.1°F	NNE (15°)	<b>38.8mph</b> at 11:06:25 <b>38.7mph</b> @ 11:06:25 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 11:06:26 (1s) <b>34.8mph</b> @ 11:06:26 (3s) <b>26.5mph</b> @ 11:05:32 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:06:27 (300s)	<b>11.2mph</b> at 11:05:44 <b>11.8mph</b> @ 11:05:44 (1s) <b>13.6mph</b> @ 11:05:46 (3s) <b>24.8mph</b> @ 11:05:50 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:05:48 (300s)	6967 / 25.6mph	<b>41.6mph</b> at 11:06:25 <b>43.6mph</b> @ 11:06:25 (NoQc) <b>39.1mph</b> @ 11:06:25 (0.1s) <b>36.3mph</b> @ 11:06:26 (1s) <b>34.5mph</b> @ 11:06:26 (3s) <b>25.2mph</b> @ 11:06:03 (60s) <b>24.9mph</b> @ 11:06:26 (300s)	<b>12.9mph</b> at 11:06:13 <b>15.2mph</b> @ 11:05:43 (1s) <b>16.1mph</b> @ 11:05:45 (3s) <b>23.7mph</b> @ 11:05:49 (60s) <b>24.5mph</b> @ 11:05:50 (300s)	1070 / 25.2mph	<b>35.3mph</b> at 11:06:25 <b>34.1mph</b> @ 11:06:26 (1s) <b>33.0mph</b> @ 11:06:27 (3s) <b>26.3mph</b> @ 11:05:32 (60s) <b>26.2mph</b> @ 11:06:27 (300s)	<b>15.9mph</b> at 11:05:44 <b>16.3mph</b> @ 11:05:44 (1s) <b>16.9mph</b> @ 11:05:46 (3s) <b>24.7mph</b> @ 11:05:50 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:05:50 (300s)	1635 / 25.8mph

2022-01-29 06:05:50 AM EST  <b>2022-01-29 06:04:47 AM EST to 2022-01-29 06:05:47 AM EST (60s)</b>	993.84mb	12.14V	31.0°F 99%	38.2°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>41.0mph</b> at 11:05:02 <b>41.0mph</b> @ 11:05:02 (0.1s) <b>38.2mph</b> @ 11:05:02 (1s) <b>37.1mph</b> @ 11:05:03 (3s) <b>27.5mph</b> @ 11:04:53 (60s) <b>25.9mph</b> @ 11:05:46 (300s)	<b>15.3mph</b> at 11:04:54 <b>16.7mph</b> @ 11:05:13 (1s) <b>17.8mph</b> @ 11:05:14 (3s) <b>25.9mph</b> @ 11:05:17 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:05:00 (300s)	<b>7207 / 26.5mph</b>	<b>39.5mph</b> at 11:05:01 <b>43.0mph</b> @ 11:05:02 (NoQC) <b>38.8mph</b> @ 11:05:02 (0.1s) <b>36.0mph</b> @ 11:05:02 (3s) <b>35.3mph</b> @ 11:05:03 (3s) <b>25.9mph</b> @ 11:04:52 (60s) <b>24.7mph</b> @ 11:05:46 (300s)	<b>13.8mph</b> at 11:05:15 <b>15.7mph</b> @ 11:04:53 (1s) <b>16.8mph</b> @ 11:05:15 (3s) <b>24.4mph</b> @ 11:05:16 (60s) <b>24.4mph</b> @ 11:05:00 (300s)	<b>1062 / 25.0mph</b>	<b>35.6mph</b> at 11:05:02 <b>35.1mph</b> @ 11:05:03 (1s) <b>34.0mph</b> @ 11:05:04 (3s) <b>27.5mph</b> @ 11:04:54 (60s) <b>26.0mph</b> @ 11:05:46 (300s)	<b>18.4mph</b> at 11:05:15 <b>18.8mph</b> @ 11:05:16 (1s) <b>19.2mph</b> @ 11:05:16 (3s) <b>25.9mph</b> @ 11:05:18 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:04:47 (300s)	<b>1670 / 26.3mph</b>
2022-01-29 06:04:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:03:47 AM EST to 2022-01-29 06:04:47 AM EST (60s)</b>	994.03mb	12.14V	31.0°F 99%	38.1°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>44.7mph</b> at 11:04:14 <b>44.6mph</b> @ 11:04:14 (0.1s) <b>42.9mph</b> @ 11:04:14 (1s) <b>38.3mph</b> @ 11:04:16 (3s) <b>28.8mph</b> @ 11:04:46 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:04:18 (300s)	<b>13.4mph</b> at 11:04:19 <b>14.5mph</b> @ 11:03:47 (1s) <b>13.8mph</b> @ 11:03:47 (3s) <b>24.7mph</b> @ 11:04:12 (60s) <b>25.3mph</b> @ 11:03:55 (300s)	<b>7311 / 26.9mph</b>	<b>41.1mph</b> at 11:04:14 <b>47.1mph</b> @ 11:04:14 (NoQC) <b>42.2mph</b> @ 11:04:14 (0.1s) <b>39.6mph</b> @ 11:04:14 (3s) <b>34.5mph</b> @ 11:04:15 (3s) <b>25.4mph</b> @ 11:04:47 (60s) <b>24.5mph</b> @ 11:03:47 (300s)	<b>12.7mph</b> at 11:04:19 <b>13.6mph</b> @ 11:03:47 (1s) <b>13.8mph</b> @ 11:03:47 (3s) <b>23.8mph</b> @ 11:03:53 (60s) <b>24.3mph</b> @ 11:04:36 (300s)	<b>1078 / 25.4mph</b>	<b>38.9mph</b> at 11:04:14 <b>38.6mph</b> @ 11:04:14 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 11:04:14 (1s) <b>35.5mph</b> @ 11:04:16 (3s) <b>26.7mph</b> @ 11:04:47 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:04:41 (300s)	<b>15.4mph</b> at 11:03:47 <b>15.9mph</b> @ 11:03:47 (1s) <b>16.7mph</b> @ 11:03:48 (3s) <b>25.1mph</b> @ 11:03:56 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:03:56 (300s)	<b>1701 / 26.8mph</b>
2022-01-29 06:03:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:02:47 AM EST to 2022-01-29 06:03:47 AM EST (60s)</b>	994.02mb	12.14V	31.0°F 99%	38.1°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>41.0mph</b> at 11:03:08 <b>40.7mph</b> @ 11:03:08 (0.1s) <b>37.2mph</b> @ 11:03:09 (1s) <b>36.4mph</b> @ 11:03:10 (3s) <b>27.7mph</b> @ 11:03:12 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:03:21 (300s)	<b>11.1mph</b> at 11:03:45 <b>11.8mph</b> @ 11:03:45 (1s) <b>14.0mph</b> @ 11:03:46 (3s) <b>25.4mph</b> @ 11:03:46 (60s) <b>25.3mph</b> @ 11:03:31 (300s)	<b>6904 / 25.4mph</b>	<b>37.1mph</b> at 11:03:07 <b>41.8mph</b> @ 11:03:12 (NoQC) <b>37.4mph</b> @ 11:03:12 (0.1s) <b>33.9mph</b> @ 11:03:12 (3s) <b>33.4mph</b> @ 11:03:12 (3s) <b>26.1mph</b> @ 11:03:13 (60s) <b>24.6mph</b> @ 11:02:57 (300s)	<b>10.6mph</b> at 11:03:46 <b>12.0mph</b> @ 11:03:46 (1s) <b>14.1mph</b> @ 11:03:47 (3s) <b>24.4mph</b> @ 11:03:47 (60s) <b>24.4mph</b> @ 11:03:32 (300s)	<b>1036 / 24.4mph</b>	<b>35.6mph</b> at 11:03:08 <b>34.8mph</b> @ 11:03:09 (1s) <b>34.1mph</b> @ 11:03:11 (3s) <b>27.6mph</b> @ 11:03:22 (60s) <b>25.7mph</b> @ 11:03:44 (300s)	<b>16.0mph</b> at 11:03:46 <b>16.4mph</b> @ 11:03:46 (1s) <b>18.7mph</b> @ 11:03:46 (3s) <b>25.9mph</b> @ 11:03:46 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:02:47 (300s)	<b>1647 / 26.0mph</b>
2022-01-29 06:02:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:01:47 AM EST to 2022-01-29 06:02:47 AM EST (60s)</b>	993.88mb	12.13V	31.0°F 99%	38.1°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>42.2mph</b> at 11:02:22 <b>42.0mph</b> @ 11:02:22 (0.1s) <b>40.4mph</b> @ 11:02:23 (1s) <b>37.1mph</b> @ 11:02:25 (3s) <b>26.4mph</b> @ 11:02:41 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:02:43 (300s)	<b>13.4mph</b> at 11:01:53 <b>14.7mph</b> @ 11:01:54 (1s) <b>16.9mph</b> @ 11:01:54 (3s) <b>24.0mph</b> @ 11:02:10 (60s) <b>24.4mph</b> @ 11:02:09 (300s)	<b>7104 / 26.1mph</b>	<b>41.8mph</b> at 11:02:23 <b>45.2mph</b> @ 11:02:23 (NoQC) <b>40.4mph</b> @ 11:02:23 (0.1s) <b>39.7mph</b> @ 11:02:23 (1s) <b>35.5mph</b> @ 11:02:25 (3s) <b>24.8mph</b> @ 11:02:41 (60s) <b>24.5mph</b> @ 11:02:47 (300s)	<b>12.7mph</b> at 11:02:32 <b>14.0mph</b> @ 11:02:32 (1s) <b>15.7mph</b> @ 11:02:34 (3s) <b>23.1mph</b> @ 11:02:10 (60s) <b>23.7mph</b> @ 11:02:10 (300s)	<b>1047 / 24.7mph</b>	<b>38.1mph</b> at 11:02:24 <b>37.8mph</b> @ 11:02:24 (0.1s) <b>37.1mph</b> @ 11:02:24 (1s) <b>35.2mph</b> @ 11:02:25 (3s) <b>26.2mph</b> @ 11:02:42 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:02:46 (300s)	<b>17.6mph</b> at 11:01:53 <b>18.0mph</b> @ 11:01:54 (1s) <b>19.4mph</b> @ 11:01:55 (3s) <b>24.2mph</b> @ 11:02:11 (60s) <b>24.6mph</b> @ 11:02:10 (300s)	<b>1651 / 26.0mph</b>
2022-01-29 06:01:49 AM EST  <b>2022-01-29 06:00:47 AM EST to 2022-01-29 06:01:47 AM EST (60s)</b>	994.12mb	12.14V	31.0°F 99%	38.1°F	<b>NNE (17°)</b>	<b>35.8mph</b> at 11:01:32 <b>35.5mph</b> @ 11:01:32 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 11:00:57 (1s) <b>30.4mph</b> @ 11:00:59 (3s) <b>24.9mph</b> @ 11:01:10 (60s) <b>25.3mph</b> @ 11:00:59 (300s)	<b>15.5mph</b> at 11:01:40 <b>16.3mph</b> @ 11:01:41 (1s) <b>18.9mph</b> @ 11:01:41 (3s) <b>23.8mph</b> @ 11:00:54 (60s) <b>24.6mph</b> @ 11:01:41 (300s)	<b>6737 / 24.8mph</b>	<b>38.6mph</b> at 11:01:42 <b>40.8mph</b> @ 11:01:42 (NoQC) <b>37.0mph</b> @ 11:01:42 (0.1s) <b>35.2mph</b> @ 11:01:42 (1s) <b>30.3mph</b> @ 11:00:59 (3s) <b>24.6mph</b> @ 11:01:10 (60s) <b>24.5mph</b> @ 11:00:59 (300s)	<b>12.4mph</b> at 11:00:50 <b>15.2mph</b> @ 11:01:29 (1s) <b>17.9mph</b> @ 11:01:13 (3s) <b>23.1mph</b> @ 11:01:32 (60s) <b>23.8mph</b> @ 11:01:41 (300s)	<b>1016 / 24.0mph</b>	<b>33.4mph</b> at 11:01:42 <b>32.6mph</b> @ 11:01:43 (1s) <b>30.3mph</b> @ 11:01:45 (3s) <b>25.3mph</b> @ 11:01:10 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:01:00 (300s)	<b>19.1mph</b> at 11:01:40 <b>19.6mph</b> @ 11:01:41 (1s) <b>19.9mph</b> @ 11:00:47 (3s) <b>24.3mph</b> @ 11:01:42 (60s) <b>24.8mph</b> @ 11:01:41 (300s)	<b>1586 / 25.0mph</b>

2022-01-29 06:00:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:59:46 AM EST to 2022-01-29 06:00:46 AM EST (60s)</b>	994.24mb	12.14V	31.0°F 99%	38.1°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>38.2mph</b> at 11:00:28 <b>38.1mph</b> @ 11:00:28 (0.1s) <b>37.2mph</b> @ 11:00:29 (1s) <b>34.5mph</b> @ 11:00:15 (3s) <b>26.9mph</b> @ 10:59:46 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:00:19 (300s)	<b>12.2mph</b> at 11:00:43 <b>13.5mph</b> @ 11:00:43 (1s) <b>15.8mph</b> @ 11:00:44 (3s) <b>24.0mph</b> @ 11:00:45 (60s) <b>25.2mph</b> @ 11:00:45 (300s)	6524 / 24.0mph	<b>42.0mph</b> at 10:59:58 <b>43.8mph</b> @ 10:59:58 (NoQC) <b>39.1mph</b> @ 10:59:58 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 11:00:29 (1s) <b>33.8mph</b> @ 11:00:30 (3s) <b>25.6mph</b> @ 10:59:46 (60s) <b>24.7mph</b> @ 11:00:32 (300s)	11:00:38 <b>13.1mph</b> at 11:00:38 <b>14.8mph</b> @ 11:00:38 (1s) <b>17.5mph</b> @ 11:00:08 (3s) <b>23.7mph</b> @ 11:00:45 (60s) <b>24.4mph</b> @ 10:59:55 (300s)	1011 / 23.8mph	<b>34.7mph</b> at 11:00:29 <b>34.3mph</b> @ 11:00:29 (1s) <b>32.6mph</b> @ 11:00:31 (3s) <b>26.7mph</b> @ 10:59:46 (60s) <b>25.6mph</b> @ 11:00:32 (300s)	<b>17.4mph</b> at 11:00:08 <b>17.8mph</b> @ 11:00:09 (1s) <b>18.8mph</b> @ 11:00:09 (3s) <b>24.6mph</b> @ 11:00:45 (60s) <b>25.4mph</b> @ 11:00:45 (300s)	1563 / 24.7mph
2022-01-29 05:59:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:58:46 AM EST to 2022-01-29 05:59:46 AM EST (60s)</b>	994.00mb	12.15V	31.0°F 99%	38.1°F	<b>NNE (17°)</b>	<b>37.7mph</b> at 10:59:10 <b>37.6mph</b> @ 10:59:10 (0.1s) <b>35.8mph</b> @ 10:59:42 (1s) <b>33.3mph</b> @ 10:59:43 (3s) <b>27.0mph</b> @ 10:59:45 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:59:45 (300s)	<b>15.3mph</b> at 10:59:39 <b>16.7mph</b> @ 10:59:39 (1s) <b>18.2mph</b> @ 10:59:39 (3s) <b>24.9mph</b> @ 10:58:46 (60s) <b>25.0mph</b> @ 10:59:18 (300s)	7330 / 26.9mph	<b>36.7mph</b> at 10:59:25 <b>44.6mph</b> @ 10:58:52 (NoQC) <b>40.2mph</b> @ 10:58:53 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 10:58:53 (1s) <b>32.5mph</b> @ 10:59:15 (3s) <b>25.6mph</b> @ 10:59:45 (60s) <b>24.7mph</b> @ 10:59:00 (300s)	10:59:38 <b>13.2mph</b> at 10:59:38 <b>14.4mph</b> @ 10:59:39 (1s) <b>15.9mph</b> @ 10:59:39 (3s) <b>24.5mph</b> @ 10:58:46 (60s) <b>24.3mph</b> @ 10:59:18 (300s)	1088 / 25.6mph	<b>35.3mph</b> at 10:58:53 <b>35.4mph</b> @ 10:58:53 (NoQC) <b>33.2mph</b> @ 10:58:53 (1s) <b>31.1mph</b> @ 10:59:44 (3s) <b>26.7mph</b> @ 10:58:45 (60s) <b>25.7mph</b> @ 10:59:01 (300s)	<b>18.6mph</b> at 10:59:39 <b>19.0mph</b> @ 10:59:39 (1s) <b>19.9mph</b> @ 10:59:40 (3s) <b>25.0mph</b> @ 10:58:46 (60s) <b>25.3mph</b> @ 10:59:19 (300s)	1698 / 26.7mph
2022-01-29 05:58:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:57:46 AM EST to 2022-01-29 05:58:46 AM EST (60s)</b>	993.94mb	12.15V	31.0°F 99%	38.1°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>39.4mph</b> at 10:58:08 <b>39.3mph</b> @ 10:58:08 (0.1s) <b>36.3mph</b> @ 10:58:22 (1s) <b>33.2mph</b> @ 10:58:13 (3s) <b>25.1mph</b> @ 10:58:40 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:57:46 (300s)	<b>15.1mph</b> at 10:58:32 <b>16.5mph</b> @ 10:57:48 (1s) <b>18.2mph</b> @ 10:57:48 (3s) <b>21.2mph</b> @ 10:58:04 (60s) <b>25.0mph</b> @ 10:57:57 (300s)	6771 / 24.9mph	<b>35.5mph</b> at 10:58:05 <b>40.9mph</b> @ 10:58:22 (NoQC) <b>36.7mph</b> @ 10:58:22 (0.1s) <b>34.8mph</b> @ 10:58:22 (1s) <b>32.1mph</b> @ 10:58:12 (3s) <b>24.5mph</b> @ 10:58:45 (60s) <b>24.5mph</b> @ 10:58:27 (300s)	10:58:32 <b>12.4mph</b> at 10:58:32 <b>14.7mph</b> @ 10:57:47 (1s) <b>16.0mph</b> @ 10:57:47 (3s) <b>20.5mph</b> @ 10:58:03 (60s) <b>24.1mph</b> @ 10:57:58 (300s)	1041 / 24.5mph	<b>34.9mph</b> at 10:58:13 <b>33.8mph</b> @ 10:58:13 (1s) <b>32.5mph</b> @ 10:58:13 (3s) <b>25.1mph</b> @ 10:58:40 (60s) <b>25.6mph</b> @ 10:57:46 (300s)	<b>18.6mph</b> at 10:57:46 <b>18.8mph</b> @ 10:57:47 (1s) <b>19.1mph</b> @ 10:57:48 (3s) <b>21.4mph</b> @ 10:58:04 (60s) <b>25.3mph</b> @ 10:58:00 (300s)	1588 / 25.0mph
2022-01-29 05:57:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:56:46 AM EST to 2022-01-29 05:57:46 AM EST (60s)</b>	994.21mb	12.14V	31.0°F 99%	38.1°F	<b>NNE (17°)</b>	<b>41.4mph</b> at 10:56:58 <b>41.2mph</b> @ 10:56:58 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 10:56:50 (1s) <b>30.4mph</b> @ 10:56:52 (3s) <b>26.3mph</b> @ 10:56:58 (60s) <b>26.1mph</b> @ 10:57:02 (300s)	<b>12.3mph</b> at 10:57:30 <b>13.4mph</b> @ 10:57:30 (1s) <b>14.6mph</b> @ 10:57:27 (3s) <b>22.7mph</b> @ 10:57:45 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:57:46 (300s)	6165 / 22.7mph	<b>37.1mph</b> at 10:56:49 <b>40.9mph</b> @ 10:56:49 (NoQC) <b>36.9mph</b> @ 10:56:49 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 10:56:50 (1s) <b>30.2mph</b> @ 10:56:52 (3s) <b>27.1mph</b> @ 10:56:58 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:57:06 (300s)	10:57:27 <b>11.3mph</b> at 10:57:27 <b>12.7mph</b> @ 10:57:27 (1s) <b>14.4mph</b> @ 10:57:27 (3s) <b>21.7mph</b> @ 10:57:45 (60s) <b>24.5mph</b> @ 10:57:46 (300s)	920 / 21.7mph	<b>33.5mph</b> at 10:56:50 <b>33.2mph</b> @ 10:56:50 (1s) <b>30.5mph</b> @ 10:56:52 (3s) <b>28.2mph</b> @ 10:56:59 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:57:06 (300s)	<b>15.4mph</b> at 10:57:27 <b>15.6mph</b> @ 10:57:27 (1s) <b>16.7mph</b> @ 10:57:28 (3s) <b>22.9mph</b> @ 10:57:45 (60s) <b>25.6mph</b> @ 10:57:45 (300s)	1450 / 22.9mph
2022-01-29 05:56:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:55:46 AM EST to 2022-01-29 05:56:46 AM EST (60s)</b>	994.26mb	12.15V	31.0°F 99%	38.1°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>42.1mph</b> at 10:56:35 <b>41.6mph</b> @ 10:56:35 (0.1s) <b>38.9mph</b> @ 10:56:09 (1s) <b>35.3mph</b> @ 10:56:21 (3s) <b>27.6mph</b> @ 10:56:36 (60s) <b>25.9mph</b> @ 10:56:44 (300s)	<b>13.5mph</b> at 10:55:57 <b>16.1mph</b> @ 10:55:52 (1s) <b>18.2mph</b> @ 10:55:54 (3s) <b>24.3mph</b> @ 10:55:58 (60s) <b>24.7mph</b> @ 10:55:58 (300s)	7446 / 27.4mph	<b>44.7mph</b> at 10:56:35 <b>47.0mph</b> @ 10:56:35 (NoQC) <b>42.0mph</b> @ 10:56:35 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 10:56:35 (1s) <b>34.0mph</b> @ 10:56:35 (3s) <b>26.8mph</b> @ 10:56:41 (60s) <b>25.0mph</b> @ 10:56:45 (300s)	10:56:45 <b>11.3mph</b> at 10:56:45 <b>15.2mph</b> @ 10:55:58 (1s) <b>17.2mph</b> @ 10:55:54 (3s) <b>23.8mph</b> @ 10:55:58 (60s) <b>23.9mph</b> @ 10:55:58 (300s)	1120 / 26.4mph	<b>35.2mph</b> at 10:56:35 <b>34.2mph</b> @ 10:56:09 (1s) <b>33.5mph</b> @ 10:56:23 (3s) <b>27.9mph</b> @ 10:56:38 (60s) <b>26.1mph</b> @ 10:56:45 (300s)	<b>18.2mph</b> at 10:55:57 <b>18.9mph</b> @ 10:55:58 (1s) <b>19.8mph</b> @ 10:55:58 (3s) <b>25.1mph</b> @ 10:55:58 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:55:58 (300s)	1752 / 27.6mph

2022-01-29 05:55:49 AM EST	994.12mb	12.15V	31.0°F 99%	38.1°F	NNE (19°)	40.0mph at 10:55:20	14.2mph at 10:55:19	6832 / 25.1mph	39.3mph at 10:55:12	14.0mph at 10:55:01	1034 / 24.4mph	32.7mph at 10:55:21	17.7mph at 10:55:02	1618 / 25.5mph
2022-01-29 05:54:46 AM EST to 2022-01-29 05:55:46 AM EST (60s)						39.9mph @ 10:55:20 (0.1s)	15.0mph @ 10:55:19 (1s)		43.2mph @ 10:55:11 (NoQC)	15.7mph @ 10:55:02 (1s)		32.1mph @ 10:55:21 (1s)	18.0mph @ 10:55:02 (1s)	
						36.6mph @ 10:55:21 (1s)	17.9mph @ 10:55:19 (3s)		38.8mph @ 10:55:11 (0.1s)	17.9mph @ 10:55:02 (3s)		30.5mph @ 10:55:35 (3s)	19.0mph @ 10:55:03 (3s)	
						31.9mph @ 10:55:35 (3s)	23.4mph @ 10:55:31 (60s)		34.7mph @ 10:55:12 (1s)	22.7mph @ 10:55:31 (60s)		26.9mph @ 10:55:00 (60s)	24.2mph @ 10:55:32 (60s)	
						26.4mph @ 10:54:59 (60s)	24.3mph @ 10:54:46 (300s)		31.2mph @ 10:55:35 (3s)	23.4mph @ 10:54:46 (300s)		25.5mph @ 10:55:44 (300s)	24.6mph @ 10:54:46 (300s)	
2022-01-29 05:54:50 AM EST	994.27mb	12.14V	31.0°F 99%	38.1°F	NNE (16°)	45.9mph at 10:54:06	12.9mph at 10:54:42	6915 / 25.4mph	39.1mph at 10:54:06	12.4mph at 10:53:49	1062 / 25.0mph	40.5mph at 10:54:07	17.3mph at 10:53:58	1657 / 26.1mph
2022-01-29 05:53:46 AM EST to 2022-01-29 05:54:46 AM EST (60s)						45.8mph @ 10:54:06 (0.1s)	14.0mph @ 10:54:42 (1s)		48.5mph @ 10:54:06 (NoQC)	14.3mph @ 10:53:50 (1s)		40.3mph @ 10:54:07 (0.1s)	17.5mph @ 10:53:59 (1s)	
						42.1mph @ 10:54:07 (1s)	16.4mph @ 10:53:59 (3s)		43.7mph @ 10:54:07 (0.1s)	16.0mph @ 10:53:59 (3s)		39.2mph @ 10:54:07 (1s)	18.1mph @ 10:54:00 (3s)	
						38.6mph @ 10:54:07 (3s)	23.9mph @ 10:54:00 (60s)		41.1mph @ 10:54:07 (0.1s)	22.7mph @ 10:54:00 (60s)		37.3mph @ 10:54:08 (3s)	24.0mph @ 10:54:00 (60s)	
						26.8mph @ 10:54:18 (60s)	23.6mph @ 10:54:00 (300s)		38.4mph @ 10:54:07 (3s)	22.6mph @ 10:54:00 (300s)		26.8mph @ 10:54:32 (60s)	23.8mph @ 10:54:00 (300s)	
2022-01-29 05:53:49 AM EST	994.40mb	12.15V	31.0°F 99%	38.1°F	NNE (15°)	44.3mph at 10:52:48	14.5mph at 10:53:01	7142 / 26.3mph	41.6mph at 10:52:56	14.2mph at 10:53:01	1062 / 25.0mph	37.8mph at 10:52:48	19.9mph at 10:53:01	1661 / 26.2mph
2022-01-29 05:52:46 AM EST to 2022-01-29 05:53:46 AM EST (60s)						43.9mph @ 10:52:48 (0.1s)	15.9mph @ 10:53:01 (1s)		45.2mph @ 10:52:47 (NoQC)	16.6mph @ 10:53:01 (1s)		36.4mph @ 10:52:48 (1s)	20.3mph @ 10:53:02 (1s)	
						41.0mph @ 10:52:48 (1s)	18.5mph @ 10:53:02 (3s)		40.4mph @ 10:52:47 (0.1s)	18.4mph @ 10:53:46 (3s)		34.5mph @ 10:52:50 (3s)	21.0mph @ 10:53:03 (3s)	
						37.8mph @ 10:52:49 (3s)	25.3mph @ 10:52:46 (60s)		38.9mph @ 10:52:48 (1s)	24.2mph @ 10:52:46 (60s)		27.1mph @ 10:52:23 (60s)	25.5mph @ 10:52:46 (60s)	
						27.1mph @ 10:53:37 (60s)	24.0mph @ 10:53:45 (300s)		35.3mph @ 10:52:49 (3s)	22.9mph @ 10:53:46 (300s)		24.7mph @ 10:52:49 (300s)	24.2mph @ 10:53:45 (300s)	
2022-01-29 05:52:49 AM EST	994.39mb	12.15V	31.0°F 99%	38.1°F	NNE (19°)	38.5mph at 10:52:39	14.6mph at 10:51:52	6873 / 25.3mph	39.3mph at 10:52:39	13.6mph at 10:51:57	1029 / 24.3mph	32.7mph at 10:52:24	18.8mph at 10:51:56	1620 / 25.5mph
2022-01-29 05:51:46 AM EST to 2022-01-29 05:52:46 AM EST (60s)						38.3mph @ 10:52:39 (0.1s)	15.0mph @ 10:51:52 (1s)		40.5mph @ 10:52:39 (NoQC)	16.2mph @ 10:51:57 (1s)		30.8mph @ 10:52:43 (1s)	19.9mph @ 10:51:57 (1s)	
						36.6mph @ 10:52:41 (1s)	17.8mph @ 10:51:54 (3s)		36.8mph @ 10:52:39 (0.1s)	17.7mph @ 10:51:57 (3s)		30.8mph @ 10:52:43 (3s)	19.9mph @ 10:51:57 (3s)	
						34.3mph @ 10:52:41 (3s)	21.7mph @ 10:52:09 (60s)		32.8mph @ 10:52:39 (1s)	20.8mph @ 10:52:09 (60s)		25.5mph @ 10:52:45 (60s)	22.0mph @ 10:52:10 (60s)	
						25.3mph @ 10:52:45 (60s)	24.3mph @ 10:51:46 (300s)		30.1mph @ 10:52:41 (3s)	23.2mph @ 10:51:46 (300s)		24.7mph @ 10:52:45 (300s)	24.4mph @ 10:51:47 (300s)	
2022-01-29 05:51:49 AM EST	994.65mb	12.13V	31.0°F 99%	38.2°F	NNE (16°)	38.7mph at 10:50:56	13.6mph at 10:51:32	6155 / 22.7mph	36.4mph at 10:50:47	11.3mph at 10:51:27	928 / 21.9mph	33.4mph at 10:50:47	16.8mph at 10:51:17	1464 / 23.1mph
2022-01-29 05:50:46 AM EST to 2022-01-29 05:51:46 AM EST (60s)						38.5mph @ 10:50:56 (0.1s)	15.0mph @ 10:51:33 (1s)		39.8mph @ 10:50:47 (NoQC)	13.5mph @ 10:51:27 (1s)		32.5mph @ 10:50:48 (1s)	17.4mph @ 10:51:17 (1s)	
						34.7mph @ 10:50:57 (1s)	16.5mph @ 10:51:35 (3s)		35.6mph @ 10:50:47 (0.1s)	15.5mph @ 10:51:40 (3s)		32.0mph @ 10:50:48 (3s)	18.0mph @ 10:51:42 (3s)	
						33.1mph @ 10:50:47 (3s)	22.0mph @ 10:50:46 (60s)		34.0mph @ 10:50:48 (1s)	20.8mph @ 10:50:46 (60s)		24.5mph @ 10:51:16 (60s)	22.3mph @ 10:50:46 (60s)	
						24.2mph @ 10:51:15 (60s)	24.4mph @ 10:51:45 (300s)		33.0mph @ 10:50:48 (3s)	23.2mph @ 10:51:46 (300s)		25.0mph @ 10:50:53 (300s)	24.4mph @ 10:51:45 (300s)	



2022-01-29 05:50:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:49:46 AM EST to 2022-01-29 05:50:46 AM EST (60s)</b>	994.62mb	12.14V	31.1°F 99%	38.2°F	<b>NNE (21°)</b>	<b>35.4mph</b> at 10:50:21 <b>35.3mph</b> @ 10:50:21 (0.1s) <b>33.3mph</b> @ 10:50:45 (1s) <b>30.9mph</b> @ 10:50:22 (3s) <b>23.7mph</b> @ 10:49:46 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:49:46 (300s)	<b>10.8mph</b> at 10:49:51 <b>12.5mph</b> @ 10:49:51 (1s) <b>15.6mph</b> @ 10:49:51 (3s) <b>21.2mph</b> @ 10:50:39 (60s) <b>24.8mph</b> @ 10:50:43 (300s)	5961 / 22.0mph	<b>39.2mph</b> at 10:50:45 <b>41.7mph</b> @ 10:50:45 (NoQC) <b>37.5mph</b> @ 10:50:45 (0.1s) <b>34.3mph</b> @ 10:50:45 (3s) <b>29.7mph</b> @ 10:50:24 (3s) <b>22.6mph</b> @ 10:49:46 (60s) <b>24.4mph</b> @ 10:49:46 (300s)	<b>9.9mph</b> at 10:49:51 <b>11.4mph</b> @ 10:49:51 (1s) <b>13.7mph</b> @ 10:49:51 (3s) <b>20.0mph</b> @ 10:50:17 (60s) <b>23.6mph</b> @ 10:50:44 (300s)	882 / 20.9mph	<b>32.9mph</b> at 10:50:45 <b>32.2mph</b> @ 10:50:22 (1s) <b>30.9mph</b> @ 10:50:23 (3s) <b>23.6mph</b> @ 10:49:46 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:49:46 (300s)	<b>15.6mph</b> at 10:49:51 <b>15.9mph</b> @ 10:49:51 (1s) <b>17.0mph</b> @ 10:49:52 (3s) <b>21.6mph</b> @ 10:50:17 (60s) <b>24.8mph</b> @ 10:50:44 (300s)	1413 / 22.4mph
2022-01-29 05:49:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:48:46 AM EST to 2022-01-29 05:49:46 AM EST (60s)</b>	994.58mb	12.14V	31.1°F 99%	38.2°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>40.5mph</b> at 10:48:51 <b>40.3mph</b> @ 10:48:51 (0.1s) <b>36.9mph</b> @ 10:48:51 (1s) <b>35.4mph</b> @ 10:48:53 (3s) <b>29.3mph</b> @ 10:48:46 (60s) <b>26.3mph</b> @ 10:48:47 (300s)	<b>15.0mph</b> at 10:49:18 <b>16.1mph</b> @ 10:49:23 (1s) <b>17.2mph</b> @ 10:49:23 (3s) <b>23.7mph</b> @ 10:49:45 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:49:45 (300s)	6430 / 23.7mph	<b>40.7mph</b> at 10:48:51 <b>42.7mph</b> @ 10:48:51 (NoQC) <b>38.4mph</b> @ 10:48:51 (0.1s) <b>36.8mph</b> @ 10:48:51 (3s) <b>34.2mph</b> @ 10:48:53 (3s) <b>27.9mph</b> @ 10:48:46 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:48:46 (300s)	<b>14.7mph</b> at 10:49:21 <b>16.6mph</b> @ 10:49:21 (1s) <b>17.5mph</b> @ 10:49:23 (3s) <b>22.6mph</b> @ 10:49:45 (60s) <b>24.4mph</b> @ 10:49:46 (300s)	959 / 22.6mph	<b>35.0mph</b> at 10:48:51 <b>34.1mph</b> @ 10:48:52 (1s) <b>33.6mph</b> @ 10:48:54 (3s) <b>29.0mph</b> @ 10:48:46 (60s) <b>26.3mph</b> @ 10:48:47 (300s)	<b>17.1mph</b> at 10:49:18 <b>17.5mph</b> @ 10:49:18 (1s) <b>18.2mph</b> @ 10:49:20 (3s) <b>23.6mph</b> @ 10:49:45 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:49:45 (300s)	1494 / 23.6mph
2022-01-29 05:48:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:47:46 AM EST to 2022-01-29 05:48:46 AM EST (60s)</b>	994.32mb	12.14V	31.1°F 99%	38.2°F	<b>NNE (17°)</b>	<b>42.1mph</b> at 10:47:57 <b>41.9mph</b> @ 10:47:57 (0.1s) <b>38.9mph</b> @ 10:47:57 (1s) <b>36.5mph</b> @ 10:47:58 (3s) <b>29.3mph</b> @ 10:48:45 (60s) <b>26.3mph</b> @ 10:48:45 (300s)	<b>17.6mph</b> at 10:48:20 <b>19.3mph</b> @ 10:48:36 (1s) <b>21.9mph</b> @ 10:48:38 (3s) <b>24.1mph</b> @ 10:47:46 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:47:49 (300s)	7985 / 29.3mph	<b>41.1mph</b> at 10:48:30 <b>45.3mph</b> @ 10:48:03 (NoQC) <b>41.8mph</b> @ 10:48:03 (0.1s) <b>38.8mph</b> @ 10:48:04 (1s) <b>34.9mph</b> @ 10:47:58 (3s) <b>27.9mph</b> @ 10:48:45 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:48:36 (300s)	<b>14.6mph</b> at 10:48:36 <b>16.2mph</b> @ 10:48:37 (1s) <b>19.6mph</b> @ 10:48:38 (3s) <b>22.8mph</b> @ 10:47:46 (60s) <b>24.9mph</b> @ 10:47:49 (300s)	1186 / 27.9mph	<b>39.7mph</b> at 10:48:03 <b>39.4mph</b> @ 10:48:03 (0.1s) <b>38.0mph</b> @ 10:48:04 (1s) <b>35.4mph</b> @ 10:48:05 (3s) <b>29.1mph</b> @ 10:48:35 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:48:37 (300s)	<b>20.8mph</b> at 10:48:42 <b>21.4mph</b> @ 10:48:42 (1s) <b>22.1mph</b> @ 10:48:42 (3s) <b>24.0mph</b> @ 10:47:46 (60s) <b>26.0mph</b> @ 10:47:46 (300s)	1845 / 29.0mph
2022-01-29 05:47:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:46:46 AM EST to 2022-01-29 05:47:46 AM EST (60s)</b>	994.82mb	12.14V	31.1°F 99%	38.2°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>43.3mph</b> at 10:47:28 <b>43.1mph</b> @ 10:47:28 (0.1s) <b>40.2mph</b> @ 10:47:28 (1s) <b>33.4mph</b> @ 10:47:29 (3s) <b>24.9mph</b> @ 10:46:49 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:46:47 (300s)	<b>13.0mph</b> at 10:46:59 <b>13.9mph</b> @ 10:46:59 (1s) <b>15.7mph</b> @ 10:46:59 (3s) <b>22.2mph</b> @ 10:47:13 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:47:23 (300s)	6548 / 24.1mph	<b>41.8mph</b> at 10:47:28 <b>43.7mph</b> @ 10:47:28 (NoQC) <b>39.2mph</b> @ 10:47:28 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 10:47:28 (3s) <b>31.4mph</b> @ 10:47:29 (3s) <b>24.0mph</b> @ 10:46:49 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:46:47 (300s)	<b>12.9mph</b> at 10:46:58 <b>14.7mph</b> @ 10:46:59 (1s) <b>15.9mph</b> @ 10:46:54 (3s) <b>21.4mph</b> @ 10:47:14 (60s) <b>24.7mph</b> @ 10:47:23 (300s)	967 / 22.8mph	<b>36.5mph</b> at 10:47:28 <b>35.4mph</b> @ 10:47:28 (1s) <b>32.1mph</b> @ 10:47:30 (3s) <b>25.3mph</b> @ 10:46:53 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:46:46 (300s)	<b>16.1mph</b> at 10:46:59 <b>16.4mph</b> @ 10:46:59 (1s) <b>17.3mph</b> @ 10:47:00 (3s) <b>22.6mph</b> @ 10:47:14 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:47:25 (300s)	1523 / 24.1mph
2022-01-29 05:46:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:45:46 AM EST to 2022-01-29 05:46:46 AM EST (60s)</b>	994.53mb	12.14V	31.1°F 99%	38.2°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>41.6mph</b> at 10:45:57 <b>41.1mph</b> @ 10:45:57 (0.1s) <b>38.1mph</b> @ 10:45:56 (1s) <b>35.7mph</b> @ 10:45:58 (3s) <b>26.5mph</b> @ 10:46:15 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:46:45 (300s)	<b>13.3mph</b> at 10:46:30 <b>14.5mph</b> @ 10:46:20 (1s) <b>16.3mph</b> @ 10:46:20 (3s) <b>24.5mph</b> @ 10:46:35 (60s) <b>25.9mph</b> @ 10:46:12 (300s)	6777 / 24.9mph	<b>40.8mph</b> at 10:45:56 <b>43.1mph</b> @ 10:45:57 (NoQC) <b>38.5mph</b> @ 10:45:57 (0.1s) <b>36.9mph</b> @ 10:45:57 (1s) <b>35.1mph</b> @ 10:45:58 (3s) <b>25.9mph</b> @ 10:46:15 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:46:45 (300s)	<b>12.0mph</b> at 10:46:19 <b>14.1mph</b> @ 10:46:20 (1s) <b>16.5mph</b> @ 10:46:35 (3s) <b>23.7mph</b> @ 10:46:36 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:46:06 (300s)	1016 / 24.0mph	<b>36.2mph</b> at 10:45:59 <b>34.4mph</b> @ 10:45:57 (1s) <b>34.1mph</b> @ 10:45:59 (3s) <b>26.6mph</b> @ 10:46:18 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:46:45 (300s)	<b>17.2mph</b> at 10:46:34 <b>17.4mph</b> @ 10:46:20 (1s) <b>18.6mph</b> @ 10:46:35 (3s) <b>24.9mph</b> @ 10:46:37 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:46:14 (300s)	1600 / 25.2mph

2022-01-29 05:45:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:44:46 AM EST to 2022-01-29 05:45:46 AM EST (60s)</b>	994.41mb	12.13V	31.1°F 99%	38.2°F	<b>NNE (17°)</b>	<b>39.4mph</b> at 10:45:21 <b>39.2mph</b> @ 10:45:21 (0.1s) <b>35.2mph</b> @ 10:45:34 (1s) <b>33.9mph</b> @ 10:45:34 (3s) <b>28.1mph</b> @ 10:44:47 (60s) <b>26.7mph</b> @ 10:44:46 (300s)	<b>14.1mph</b> at 10:45:15 <b>15.2mph</b> @ 10:45:15 (1s) <b>18.4mph</b> @ 10:45:26 (3s) <b>24.7mph</b> @ 10:45:31 (60s) <b>26.0mph</b> @ 10:45:30 (300s)	6832 / 25.1mph	<b>37.1mph</b> at 10:45:04 <b>40.9mph</b> @ 10:45:04 (NoQC) <b>37.0mph</b> @ 10:45:04 (0.1s) <b>35.7mph</b> @ 10:45:33 (3s) <b>35.2mph</b> @ 10:45:34 (3s) <b>26.6mph</b> @ 10:44:47 (60s) <b>25.6mph</b> @ 10:44:47 (300s)	<b>13.5mph</b> at 10:45:14 <b>15.0mph</b> @ 10:45:14 (0.1s) <b>19.0mph</b> @ 10:45:15 (3s) <b>24.2mph</b> @ 10:45:31 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:45:30 (300s)	1060 / 25.0mph	<b>35.3mph</b> at 10:45:33 <b>34.6mph</b> @ 10:45:33 (1s) <b>33.1mph</b> @ 10:45:34 (3s) <b>27.9mph</b> @ 10:44:47 (60s) <b>26.7mph</b> @ 10:44:47 (300s)	<b>19.8mph</b> at 10:44:54 <b>20.3mph</b> @ 10:44:54 (1s) <b>21.1mph</b> @ 10:44:55 (3s) <b>25.1mph</b> @ 10:45:31 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:45:31 (300s)	1626 / 25.6mph
2022-01-29 05:44:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:43:46 AM EST to 2022-01-29 05:44:46 AM EST (60s)</b>	994.47mb	12.13V	31.1°F 99%	38.2°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>41.4mph</b> at 10:43:48 <b>41.2mph</b> @ 10:43:48 (0.1s) <b>40.5mph</b> @ 10:43:48 (1s) <b>38.4mph</b> @ 10:43:50 (3s) <b>28.0mph</b> @ 10:44:45 (60s) <b>27.0mph</b> @ 10:43:49 (300s)	<b>15.8mph</b> at 10:44:23 <b>17.8mph</b> @ 10:44:15 (1s) <b>20.8mph</b> @ 10:44:15 (3s) <b>26.5mph</b> @ 10:44:17 (60s) <b>26.6mph</b> @ 10:44:36 (300s)	7635 / 28.0mph	<b>43.2mph</b> at 10:43:48 <b>45.7mph</b> @ 10:44:07 (NoQC) <b>40.9mph</b> @ 10:43:48 (0.1s) <b>40.7mph</b> @ 10:43:49 (3s) <b>38.4mph</b> @ 10:43:50 (3s) <b>27.2mph</b> @ 10:43:54 (60s) <b>25.9mph</b> @ 10:43:50 (300s)	<b>12.0mph</b> at 10:44:33 <b>14.8mph</b> @ 10:44:33 (1s) <b>18.7mph</b> @ 10:44:16 (3s) <b>25.4mph</b> @ 10:44:18 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:44:44 (300s)	1128 / 26.6mph	<b>38.6mph</b> at 10:43:49 <b>38.3mph</b> @ 10:43:49 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 10:43:49 (1s) <b>36.5mph</b> @ 10:43:50 (3s) <b>28.0mph</b> @ 10:43:54 (60s) <b>27.0mph</b> @ 10:43:50 (300s)	<b>21.1mph</b> at 10:44:33 <b>21.5mph</b> @ 10:44:33 (1s) <b>22.3mph</b> @ 10:44:35 (3s) <b>27.0mph</b> @ 10:44:18 (60s) <b>26.7mph</b> @ 10:44:45 (300s)	1773 / 27.9mph
2022-01-29 05:43:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:42:46 AM EST to 2022-01-29 05:43:46 AM EST (60s)</b>	994.67mb	12.13V	31.1°F 99%	38.2°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>42.3mph</b> at 10:42:55 <b>42.0mph</b> @ 10:43:15 (0.1s) <b>39.1mph</b> @ 10:42:55 (1s) <b>38.1mph</b> @ 10:42:57 (3s) <b>27.4mph</b> @ 10:43:16 (60s) <b>27.0mph</b> @ 10:43:27 (300s)	<b>13.4mph</b> at 10:43:32 <b>13.9mph</b> @ 10:43:33 (1s) <b>16.4mph</b> @ 10:43:33 (3s) <b>25.8mph</b> @ 10:42:47 (60s) <b>26.1mph</b> @ 10:42:47 (300s)	7291 / 26.8mph	<b>42.8mph</b> at 10:42:57 <b>46.8mph</b> @ 10:43:15 (NoQC) <b>41.8mph</b> @ 10:43:15 (0.1s) <b>38.9mph</b> @ 10:42:57 (1s) <b>38.1mph</b> @ 10:42:57 (3s) <b>26.8mph</b> @ 10:43:16 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:43:45 (300s)	<b>11.3mph</b> at 10:43:32 <b>12.8mph</b> @ 10:43:33 (1s) <b>17.0mph</b> @ 10:43:34 (3s) <b>24.9mph</b> @ 10:42:48 (60s) <b>24.9mph</b> @ 10:42:47 (300s)	1119 / 26.4mph	<b>37.2mph</b> at 10:42:57 <b>36.2mph</b> @ 10:42:57 (1s) <b>35.5mph</b> @ 10:42:58 (3s) <b>27.3mph</b> @ 10:43:17 (60s) <b>26.9mph</b> @ 10:43:45 (300s)	<b>17.6mph</b> at 10:43:33 <b>18.0mph</b> @ 10:43:33 (1s) <b>19.6mph</b> @ 10:43:34 (3s) <b>26.0mph</b> @ 10:42:54 (60s) <b>26.0mph</b> @ 10:42:47 (300s)	1734 / 27.3mph
2022-01-29 05:42:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:41:46 AM EST to 2022-01-29 05:42:46 AM EST (60s)</b>	994.66mb	12.13V	31.1°F 99%	38.3°F	<b>NNE (21°)</b>	<b>40.1mph</b> at 10:42:00 <b>40.0mph</b> @ 10:42:00 (0.1s) <b>37.2mph</b> @ 10:42:00 (1s) <b>35.4mph</b> @ 10:42:00 (3s) <b>26.1mph</b> @ 10:42:38 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:42:23 (300s)	<b>15.5mph</b> at 10:42:13 <b>16.2mph</b> @ 10:42:13 (1s) <b>18.6mph</b> @ 10:42:13 (3s) <b>23.7mph</b> @ 10:42:13 (60s) <b>26.0mph</b> @ 10:41:55 (300s)	7057 / 25.9mph	<b>39.2mph</b> at 10:42:00 <b>43.0mph</b> @ 10:42:00 (NoQC) <b>38.7mph</b> @ 10:42:00 (0.1s) <b>37.1mph</b> @ 10:42:00 (1s) <b>33.1mph</b> @ 10:42:02 (3s) <b>25.4mph</b> @ 10:42:42 (60s) <b>25.0mph</b> @ 10:42:34 (300s)	<b>13.3mph</b> at 10:42:45 <b>15.5mph</b> @ 10:42:45 (1s) <b>19.1mph</b> @ 10:42:14 (3s) <b>22.8mph</b> @ 10:42:13 (60s) <b>24.7mph</b> @ 10:41:55 (300s)	1066 / 25.1mph	<b>36.8mph</b> at 10:41:58 <b>35.5mph</b> @ 10:41:59 (1s) <b>34.9mph</b> @ 10:42:01 (3s) <b>26.4mph</b> @ 10:42:37 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:42:24 (300s)	<b>19.8mph</b> at 10:42:45 <b>20.6mph</b> @ 10:42:39 (1s) <b>20.9mph</b> @ 10:42:40 (3s) <b>24.3mph</b> @ 10:42:14 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:41:55 (300s)	1664 / 26.2mph
2022-01-29 05:41:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:40:46 AM EST to 2022-01-29 05:41:46 AM EST (60s)</b>	994.60mb	12.14V	31.1°F 99%	38.3°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>41.2mph</b> at 10:41:05 <b>41.0mph</b> @ 10:41:05 (0.1s) <b>38.2mph</b> @ 10:41:01 (1s) <b>36.4mph</b> @ 10:41:05 (3s) <b>29.1mph</b> @ 10:41:11 (60s) <b>26.5mph</b> @ 10:40:53 (300s)	<b>14.2mph</b> at 10:41:14 <b>15.0mph</b> @ 10:41:14 (1s) <b>16.2mph</b> @ 10:41:22 (3s) <b>24.7mph</b> @ 10:41:44 (60s) <b>26.1mph</b> @ 10:41:45 (300s)	6737 / 24.8mph	<b>39.9mph</b> at 10:41:03 <b>42.7mph</b> @ 10:41:03 (NoQC) <b>38.4mph</b> @ 10:41:03 (0.1s) <b>37.1mph</b> @ 10:41:04 (1s) <b>35.0mph</b> @ 10:41:05 (3s) <b>27.4mph</b> @ 10:41:10 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:41:06 (300s)	<b>12.7mph</b> at 10:41:21 <b>14.4mph</b> @ 10:41:21 (1s) <b>16.1mph</b> @ 10:41:21 (3s) <b>23.4mph</b> @ 10:41:45 (60s) <b>24.8mph</b> @ 10:41:45 (300s)	997 / 23.5mph	<b>36.6mph</b> at 10:41:01 <b>35.5mph</b> @ 10:41:01 (1s) <b>34.5mph</b> @ 10:41:06 (3s) <b>28.5mph</b> @ 10:41:13 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:40:53 (300s)	<b>16.0mph</b> at 10:41:22 <b>16.4mph</b> @ 10:41:22 (1s) <b>17.1mph</b> @ 10:41:23 (3s) <b>24.9mph</b> @ 10:41:45 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:41:31 (300s)	1580 / 24.9mph

2022-01-29 05:40:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:39:46 AM EST to 2022-01-29 05:40:46 AM EST (60s)</b>	994.85mb	12.14V	31.1°F 99%	38.3°F	NNE (19°)	<b>46.1mph</b> at 10:40:16 <b>45.9mph</b> (0.1s) @ 10:40:16 <b>43.7mph</b> (1s) @ 10:40:17 <b>40.5mph</b> (3s) @ 10:40:18 <b>29.4mph</b> (60s) @ 10:39:49 <b>26.6mph</b> (300s) @ 10:40:25	<b>17.3mph</b> at 10:40:04 <b>18.3mph</b> (1s) @ 10:40:06 <b>19.6mph</b> (3s) @ 10:40:06 <b>27.2mph</b> (1s) @ 10:40:15 <b>26.0mph</b> (60s) @ 10:39:47 <b>300s</b>	7571 / 27.8mph	<b>43.4mph</b> at 10:40:17 <b>48.3mph</b> (NoQC) @ 10:40:16 <b>43.4mph</b> (0.1s) @ 10:40:16 <b>42.5mph</b> (1s) @ 10:40:17 <b>38.3mph</b> (3s) @ 10:40:19 <b>28.1mph</b> (60s) @ 10:39:49 <b>25.4mph</b> (300s) @ 10:40:25	<b>14.7mph</b> at 10:40:05 <b>16.4mph</b> (1s) @ 10:40:05 <b>18.0mph</b> (3s) @ 10:40:06 <b>26.0mph</b> (60s) @ 10:40:15 <b>24.9mph</b> (300s) @ 10:39:48	1122 / 26.4mph	<b>40.4mph</b> at 10:40:17 <b>40.1mph</b> (0.1s) @ 10:40:17 <b>39.4mph</b> (1s) @ 10:40:17 <b>37.5mph</b> (3s) @ 10:40:19 <b>28.9mph</b> (60s) @ 10:39:49 <b>26.3mph</b> (300s) @ 10:40:25	<b>18.8mph</b> at 10:40:06 <b>19.3mph</b> (1s) @ 10:40:06 <b>19.9mph</b> (3s) @ 10:40:07 <b>27.1mph</b> (60s) @ 10:40:16 <b>25.9mph</b> (300s) @ 10:39:48	1743 / 27.4mph
2022-01-29 05:39:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:38:46 AM EST to 2022-01-29 05:39:46 AM EST (60s)</b>	994.67mb	12.15V	31.1°F 99%	38.3°F	NNE (20°)	<b>46.7mph</b> at 10:39:13 <b>46.5mph</b> (0.1s) @ 10:39:13 <b>41.6mph</b> (1s) @ 10:38:51 <b>40.2mph</b> (3s) @ 10:38:52 <b>29.4mph</b> (60s) @ 10:39:45 <b>26.2mph</b> (300s) @ 10:39:38	<b>17.9mph</b> at 10:39:06 <b>19.6mph</b> (1s) @ 10:39:38 <b>19.4mph</b> (3s) @ 10:38:46 <b>22.8mph</b> (1s) @ 10:38:47 <b>25.2mph</b> (60s) @ 10:38:46 <b>300s</b>	8010 / 29.4mph	<b>43.9mph</b> at 10:39:14 <b>48.9mph</b> (NoQC) @ 10:39:13 <b>43.8mph</b> (0.1s) @ 10:39:13 <b>40.5mph</b> (1s) @ 10:39:14 <b>36.8mph</b> (3s) @ 10:38:52 <b>27.9mph</b> (60s) @ 10:39:45 <b>25.0mph</b> (300s) @ 10:39:38	<b>14.7mph</b> at 10:39:38 <b>17.0mph</b> (1s) @ 10:39:38 <b>17.8mph</b> (3s) @ 10:38:46 <b>21.5mph</b> (60s) @ 10:38:49 <b>24.3mph</b> (300s) @ 10:38:46	1185 / 27.9mph	<b>38.4mph</b> at 10:38:51 <b>38.1mph</b> (0.1s) @ 10:38:51 <b>37.3mph</b> (1s) @ 10:38:51 <b>36.4mph</b> (3s) @ 10:38:52 <b>28.7mph</b> (60s) @ 10:38:45 <b>26.1mph</b> (300s) @ 10:39:38	<b>21.3mph</b> at 10:39:06 <b>20.8mph</b> (1s) @ 10:38:46 <b>21.1mph</b> (3s) @ 10:38:46 <b>22.7mph</b> (60s) @ 10:38:47 <b>25.3mph</b> (300s) @ 10:38:46	1830 / 28.8mph
2022-01-29 05:38:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:37:46 AM EST to 2022-01-29 05:38:46 AM EST (60s)</b>	994.90mb	12.14V	31.1°F 99%	38.3°F	NNE (20°)	<b>35.4mph</b> at 10:37:46 <b>35.4mph</b> (0.1s) @ 10:37:46 <b>30.7mph</b> (1s) @ 10:37:47 <b>27.6mph</b> (3s) @ 10:38:36 <b>25.5mph</b> (60s) @ 10:37:46 <b>26.1mph</b> (300s) @ 10:37:51	<b>12.7mph</b> at 10:38:07 <b>13.5mph</b> (1s) @ 10:38:07 <b>16.5mph</b> (3s) @ 10:38:08 <b>22.9mph</b> (1s) @ 10:38:45 <b>25.2mph</b> (60s) @ 10:38:33 <b>300s</b>	6231 / 23.0mph	<b>30.2mph</b> at 10:38:01 <b>33.0mph</b> (NoQC) @ 10:38:00 <b>30.0mph</b> (0.1s) @ 10:38:00 <b>28.9mph</b> (1s) @ 10:38:35 <b>26.7mph</b> (3s) @ 10:38:36 <b>24.5mph</b> (60s) @ 10:37:46 <b>25.2mph</b> (300s) @ 10:37:51	<b>10.8mph</b> at 10:38:07 <b>12.2mph</b> (1s) @ 10:38:08 <b>14.3mph</b> (3s) @ 10:38:08 <b>21.6mph</b> (60s) @ 10:38:46 <b>24.2mph</b> (300s) @ 10:38:34	919 / 21.7mph	<b>27.5mph</b> at 10:38:25 <b>26.8mph</b> (1s) @ 10:38:26 <b>25.8mph</b> (3s) @ 10:38:02 <b>25.5mph</b> (60s) @ 10:37:46 <b>26.3mph</b> (300s) @ 10:37:52	<b>16.4mph</b> at 10:38:07 <b>16.9mph</b> (1s) @ 10:38:08 <b>18.3mph</b> (3s) @ 10:38:09 <b>22.8mph</b> (60s) @ 10:38:45 <b>25.3mph</b> (300s) @ 10:38:45	1443 / 22.8mph
2022-01-29 05:37:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:36:46 AM EST to 2022-01-29 05:37:46 AM EST (60s)</b>	994.88mb	12.13V	31.1°F 99%	38.4°F	NNE (16°)	<b>41.3mph</b> at 10:37:31 <b>41.0mph</b> (0.1s) @ 10:37:31 <b>37.1mph</b> (1s) @ 10:37:31 <b>33.8mph</b> (3s) @ 10:36:55 <b>26.9mph</b> (60s) @ 10:36:54 <b>26.2mph</b> (300s) @ 10:36:58	<b>13.8mph</b> at 10:37:29 <b>15.1mph</b> (1s) @ 10:37:12 <b>16.9mph</b> (3s) @ 10:37:12 <b>23.8mph</b> (1s) @ 10:37:20 <b>25.8mph</b> (60s) @ 10:37:30 <b>300s</b>	6917 / 25.4mph	<b>38.1mph</b> at 10:37:31 <b>41.9mph</b> (NoQC) @ 10:37:31 <b>37.8mph</b> (0.1s) @ 10:37:31 <b>34.1mph</b> (1s) @ 10:37:32 <b>32.0mph</b> (3s) @ 10:36:55 <b>26.1mph</b> (60s) @ 10:36:55 <b>25.4mph</b> (300s) @ 10:36:58	<b>12.7mph</b> at 10:37:12 <b>14.4mph</b> (1s) @ 10:37:12 <b>17.3mph</b> (3s) @ 10:37:13 <b>23.3mph</b> (60s) @ 10:37:20 <b>25.0mph</b> (300s) @ 10:37:31	1041 / 24.5mph	<b>34.3mph</b> at 10:36:54 <b>33.7mph</b> (1s) @ 10:36:54 <b>32.5mph</b> (3s) @ 10:36:55 <b>27.1mph</b> (60s) @ 10:36:55 <b>26.5mph</b> (300s) @ 10:36:58	<b>17.3mph</b> at 10:37:12 <b>17.8mph</b> (1s) @ 10:37:13 <b>19.1mph</b> (3s) @ 10:37:13 <b>24.2mph</b> (60s) @ 10:37:20 <b>26.0mph</b> (300s) @ 10:37:31	1620 / 25.5mph
2022-01-29 05:36:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:35:46 AM EST to 2022-01-29 05:36:46 AM EST (60s)</b>	994.83mb	12.15V	31.2°F 99%	38.4°F	NNE (19°)	<b>43.1mph</b> at 10:36:14 <b>42.9mph</b> (0.1s) @ 10:36:14 <b>41.4mph</b> (1s) @ 10:36:14 <b>38.9mph</b> (3s) @ 10:36:15 <b>28.6mph</b> (60s) @ 10:36:15 <b>26.2mph</b> (300s) @ 10:36:19	<b>14.2mph</b> at 10:36:31 <b>15.2mph</b> (1s) @ 10:36:31 <b>17.4mph</b> (3s) @ 10:36:25 <b>25.6mph</b> (60s) @ 10:35:49 <b>25.5mph</b> (300s) @ 10:35:46	7209 / 26.5mph	<b>39.5mph</b> at 10:36:14 <b>45.8mph</b> (NoQC) @ 10:36:14 <b>40.9mph</b> (0.1s) @ 10:36:14 <b>39.0mph</b> (1s) @ 10:36:15 <b>36.0mph</b> (3s) @ 10:36:15 <b>27.5mph</b> (60s) @ 10:36:20 <b>25.4mph</b> (300s) @ 10:36:20	<b>12.2mph</b> at 10:36:31 <b>14.2mph</b> (1s) @ 10:36:32 <b>17.3mph</b> (3s) @ 10:36:33 <b>24.6mph</b> (60s) @ 10:35:49 <b>24.7mph</b> (300s) @ 10:35:46	1082 / 25.5mph	<b>37.0mph</b> at 10:36:14 <b>36.0mph</b> (1s) @ 10:36:15 <b>35.2mph</b> (3s) @ 10:36:15 <b>28.5mph</b> (60s) @ 10:36:20 <b>26.4mph</b> (300s) @ 10:36:20	<b>17.6mph</b> at 10:36:24 <b>17.9mph</b> (1s) @ 10:36:24 <b>18.6mph</b> (3s) @ 10:36:24 <b>25.9mph</b> (60s) @ 10:35:50 <b>25.7mph</b> (300s) @ 10:35:49	1683 / 26.5mph

2022-01-29 05:35:49 AM EST	994.99mb	12.14V	31.2°F 99%	38.4°F	NNE (18°)	45.7mph at 10:35:32	13.9mph at 10:34:52	7045 / 25.9mph	42.6mph at 10:35:32	13.9mph at 10:35:18	1056 / 24.9mph	34.6mph at 10:34:45	18.8mph at 10:34:53	1667 / 26.3mph
2022-01-29 05:34:45 AM EST to 2022-01-29 05:35:45 AM EST (60s)						45.4mph @ 10:35:32 (0.1s)	15.3mph @ 10:34:52 (1s)		41.6mph @ 10:35:32 (0.1s)	16.3mph @ 10:34:53 (1s)		35.3mph @ 10:34:45 (1s)	19.4mph @ 10:34:54 (1s)	
2022-01-29 05:34:49 AM EST	994.95mb	12.14V	31.2°F 99%	38.5°F	NNE (16°)	44.4mph at 10:33:51	12.3mph at 10:34:07	6913 / 25.4mph	39.9mph at 10:33:51	10.5mph at 10:33:59	1054 / 24.8mph	36.3mph at 10:33:51	17.1mph at 10:34:28	1636 / 25.8mph
2022-01-29 05:33:45 AM EST to 2022-01-29 05:34:45 AM EST (60s)						44.2mph @ 10:33:51 (0.1s)	13.5mph @ 10:33:46 (1s)		41.5mph @ 10:33:51 (0.1s)	12.2mph @ 10:33:59 (1s)		35.6mph @ 10:34:44 (1s)	17.4mph @ 10:34:29 (1s)	
2022-01-29 05:33:49 AM EST	995.23mb	12.14V	31.2°F 99%	38.5°F	NNE (16°)	46.6mph at 10:33:07	16.4mph at 10:33:15	7301 / 26.8mph	46.9mph at 10:33:08	13.1mph at 10:32:46	1104 / 26.0mph	39.5mph at 10:33:08	18.7mph at 10:32:48	1709 / 26.9mph
2022-01-29 05:32:45 AM EST to 2022-01-29 05:33:45 AM EST (60s)						46.2mph @ 10:33:07 (0.1s)	17.1mph @ 10:33:16 (1s)		44.3mph @ 10:33:08 (0.1s)	16.0mph @ 10:32:47 (1s)		39.1mph @ 10:33:08 (1s)	19.3mph @ 10:32:48 (1s)	
2022-01-29 05:32:49 AM EST	995.26mb	12.15V	31.2°F 99%	38.5°F	NNE (15°)	37.9mph at 10:31:57	14.6mph at 10:31:47	6845 / 25.2mph	38.8mph at 10:31:57	13.8mph at 10:31:47	1048 / 24.7mph	32.9mph at 10:32:01	18.0mph at 10:31:47	1602 / 25.3mph
2022-01-29 05:31:45 AM EST to 2022-01-29 05:32:45 AM EST (60s)						37.8mph @ 10:31:57 (0.1s)	15.2mph @ 10:31:48 (1s)		37.3mph @ 10:31:57 (0.1s)	15.7mph @ 10:31:47 (1s)		31.5mph @ 10:32:02 (1s)	18.3mph @ 10:31:48 (1s)	
2022-01-29 05:31:49 AM EST	995.26mb	12.14V	31.2°F 99%	38.5°F	NNE (15°)	40.3mph at 10:31:34	13.7mph at 10:31:15	6547 / 24.1mph	37.6mph at 10:31:35	13.8mph at 10:31:15	978 / 23.1mph	33.8mph at 10:31:35	17.2mph at 10:31:18	1551 / 24.5mph
2022-01-29 05:30:45 AM EST to 2022-01-29 05:31:45 AM EST (60s)						40.2mph @ 10:31:34 (0.1s)	14.9mph @ 10:31:18 (1s)		36.3mph @ 10:31:34 (0.1s)	15.3mph @ 10:31:15 (1s)		33.1mph @ 10:31:35 (1s)	17.7mph @ 10:31:18 (1s)	

2022-01-29 05:30:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:29:45 AM EST to 2022-01-29 05:30:45 AM EST (60s)</b>	994.86mb	12.14V	31.2°F 99%	38.5°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>47.3mph</b> at 10:29:52 <b>46.9mph</b> @ 10:29:52 (0.1s) <b>43.8mph</b> @ 10:29:52 (1s) <b>39.7mph</b> @ 10:29:53 (3s) <b>28.3mph</b> @ 10:30:45 (60s) <b>25.3mph</b> @ 10:30:45 (300s)	<b>13.4mph</b> at 10:30:40 <b>16.4mph</b> @ 10:30:33 (1s) <b>19.8mph</b> @ 10:30:41 (3s) <b>24.2mph</b> @ 10:29:45 (60s) <b>24.6mph</b> @ 10:29:45 (300s)	<b>7716</b> / 28.3mph	<b>45.0mph</b> at 10:29:53 <b>48.7mph</b> @ 10:29:52 (NoQC) <b>43.7mph</b> @ 10:29:52 (0.1s) <b>42.2mph</b> @ 10:29:53 (3s) <b>39.4mph</b> @ 10:29:53 (3s) <b>27.5mph</b> @ 10:30:44 (60s) <b>24.5mph</b> @ 10:30:44 (300s)	<b>13.3mph</b> at 10:30:34 <b>16.6mph</b> @ 10:30:35 (1s) <b>17.5mph</b> @ 10:30:35 (3s) <b>23.2mph</b> @ 10:29:46 (60s) <b>23.8mph</b> @ 10:29:45 (300s)	<b>1169</b> / 27.5mph	<b>39.8mph</b> at 10:29:52 <b>39.5mph</b> @ 10:29:52 (0.1s) <b>39.2mph</b> @ 10:29:53 (1s) <b>37.5mph</b> @ 10:29:54 (3s) <b>28.2mph</b> @ 10:30:44 (60s) <b>25.3mph</b> @ 10:30:44 (300s)	<b>20.6mph</b> at 10:30:34 <b>21.0mph</b> @ 10:30:34 (1s) <b>21.6mph</b> @ 10:30:35 (3s) <b>24.2mph</b> @ 10:29:46 (60s) <b>24.7mph</b> @ 10:29:45 (300s)	<b>1799</b> / 28.3mph
2022-01-29 05:29:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:28:45 AM EST to 2022-01-29 05:29:45 AM EST (60s)</b>	995.15mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (17°)</b>	<b>36.5mph</b> at 10:29:25 <b>36.2mph</b> @ 10:29:25 (0.1s) <b>34.1mph</b> @ 10:29:26 (1s) <b>32.5mph</b> @ 10:29:08 (3s) <b>26.1mph</b> @ 10:29:30 (60s) <b>25.0mph</b> @ 10:28:45 (300s)	<b>13.3mph</b> at 10:29:35 <b>14.5mph</b> @ 10:29:35 (1s) <b>15.8mph</b> @ 10:29:37 (3s) <b>22.8mph</b> @ 10:28:45 (60s) <b>24.5mph</b> @ 10:29:40 (300s)	<b>6580</b> / 24.2mph	<b>36.7mph</b> at 10:29:09 <b>39.2mph</b> @ 10:29:09 (NoQC) <b>35.3mph</b> @ 10:29:09 (0.1s) <b>34.6mph</b> @ 10:29:09 (3s) <b>33.4mph</b> @ 10:29:09 (3s) <b>25.2mph</b> @ 10:29:30 (60s) <b>24.2mph</b> @ 10:29:15 (300s)	<b>11.5mph</b> at 10:29:32 <b>12.8mph</b> @ 10:29:33 (1s) <b>14.9mph</b> @ 10:29:34 (3s) <b>22.1mph</b> @ 10:28:45 (60s) <b>23.8mph</b> @ 10:29:42 (300s)	<b>988</b> / 23.3mph	<b>32.5mph</b> at 10:29:10 <b>31.7mph</b> @ 10:29:10 (1s) <b>31.1mph</b> @ 10:29:10 (3s) <b>25.8mph</b> @ 10:28:30 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:28:45 (300s)	<b>16.1mph</b> at 10:29:38 <b>16.4mph</b> @ 10:29:38 (1s) <b>17.2mph</b> @ 10:29:39 (3s) <b>22.7mph</b> @ 10:28:45 (60s) <b>24.7mph</b> @ 10:29:42 (300s)	<b>1539</b> / 24.3mph
2022-01-29 05:28:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:27:45 AM EST to 2022-01-29 05:28:45 AM EST (60s)</b>	995.28mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>36.4mph</b> at 10:28:32 <b>36.2mph</b> @ 10:28:32 (0.1s) <b>34.8mph</b> @ 10:28:32 (1s) <b>32.9mph</b> @ 10:28:33 (3s) <b>25.8mph</b> @ 10:27:45 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:27:45 (300s)	<b>13.6mph</b> at 10:27:55 <b>15.0mph</b> @ 10:28:26 (1s) <b>16.2mph</b> @ 10:27:55 (3s) <b>21.6mph</b> @ 10:28:21 (60s) <b>25.0mph</b> @ 10:28:44 (300s)	<b>6200</b> / 22.9mph	<b>35.7mph</b> at 10:28:22 <b>37.3mph</b> @ 10:28:31 (NoQC) <b>33.7mph</b> @ 10:28:31 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 10:28:32 (3s) <b>31.6mph</b> @ 10:28:34 (3s) <b>24.9mph</b> @ 10:27:45 (60s) <b>25.3mph</b> @ 10:27:45 (300s)	<b>12.1mph</b> at 10:27:45 <b>14.3mph</b> @ 10:27:45 (1s) <b>15.9mph</b> @ 10:27:47 (3s) <b>20.6mph</b> @ 10:28:21 (60s) <b>24.1mph</b> @ 10:28:45 (300s)	<b>936</b> / 22.1mph	<b>31.4mph</b> at 10:28:33 <b>30.6mph</b> @ 10:28:33 (1s) <b>29.4mph</b> @ 10:28:34 (3s) <b>25.9mph</b> @ 10:27:45 (60s) <b>26.3mph</b> @ 10:27:45 (300s)	<b>17.1mph</b> at 10:28:19 <b>17.5mph</b> @ 10:28:20 (1s) <b>17.8mph</b> @ 10:27:56 (3s) <b>21.5mph</b> @ 10:28:22 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:28:45 (300s)	<b>1435</b> / 22.7mph
2022-01-29 05:27:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:26:45 AM EST to 2022-01-29 05:27:45 AM EST (60s)</b>	995.42mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (17°)</b>	<b>42.0mph</b> at 10:26:55 <b>41.6mph</b> @ 10:26:55 (0.1s) <b>36.9mph</b> @ 10:27:03 (1s) <b>34.1mph</b> @ 10:27:04 (3s) <b>26.1mph</b> @ 10:27:01 (60s) <b>26.6mph</b> @ 10:27:20 (300s)	<b>12.6mph</b> at 10:26:49 <b>14.6mph</b> @ 10:26:49 (1s) <b>16.6mph</b> @ 10:27:26 (3s) <b>24.6mph</b> @ 10:27:33 (60s) <b>26.0mph</b> @ 10:26:57 (300s)	<b>7030</b> / 25.9mph	<b>39.4mph</b> at 10:27:08 <b>45.2mph</b> @ 10:27:08 (NoQC) <b>40.2mph</b> @ 10:27:08 (0.1s) <b>38.4mph</b> @ 10:27:08 (1s) <b>34.8mph</b> @ 10:27:10 (3s) <b>25.2mph</b> @ 10:27:43 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:27:19 (300s)	<b>10.6mph</b> at 10:27:24 <b>12.4mph</b> @ 10:27:25 (1s) <b>14.1mph</b> @ 10:27:26 (3s) <b>23.7mph</b> @ 10:27:34 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:26:59 (300s)	<b>1057</b> / 24.9mph	<b>35.2mph</b> at 10:27:03 <b>33.9mph</b> @ 10:27:03 (1s) <b>32.2mph</b> @ 10:27:04 (3s) <b>26.0mph</b> @ 10:27:02 (60s) <b>26.8mph</b> @ 10:27:21 (300s)	<b>16.8mph</b> at 10:27:26 <b>17.1mph</b> @ 10:27:26 (1s) <b>17.8mph</b> @ 10:27:27 (3s) <b>24.8mph</b> @ 10:27:34 (60s) <b>26.1mph</b> @ 10:26:58 (300s)	<b>1646</b> / 25.9mph
2022-01-29 05:26:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:25:45 AM EST to 2022-01-29 05:26:45 AM EST (60s)</b>	995.23mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>43.3mph</b> at 10:26:08 <b>43.1mph</b> @ 10:26:08 (0.1s) <b>40.6mph</b> @ 10:26:04 (1s) <b>38.3mph</b> @ 10:26:04 (3s) <b>26.4mph</b> @ 10:26:21 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:26:17 (300s)	<b>13.0mph</b> at 10:25:57 <b>14.6mph</b> @ 10:25:57 (1s) <b>15.5mph</b> @ 10:25:57 (3s) <b>24.4mph</b> @ 10:26:01 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:25:59 (300s)	<b>6902</b> / 25.4mph	<b>42.8mph</b> at 10:26:03 <b>44.1mph</b> @ 10:26:02 (NoQC) <b>39.5mph</b> @ 10:26:03 (0.1s) <b>39.5mph</b> @ 10:26:03 (1s) <b>36.3mph</b> @ 10:26:04 (3s) <b>26.0mph</b> @ 10:26:20 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:26:19 (300s)	<b>12.2mph</b> at 10:26:37 <b>13.8mph</b> @ 10:26:38 (1s) <b>15.3mph</b> @ 10:26:39 (3s) <b>24.3mph</b> @ 10:25:45 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:25:59 (300s)	<b>1051</b> / 24.8mph	<b>38.1mph</b> at 10:26:03 <b>37.7mph</b> @ 10:26:03 (0.1s) <b>37.2mph</b> @ 10:26:04 (1s) <b>35.9mph</b> @ 10:26:05 (3s) <b>27.1mph</b> @ 10:26:21 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:26:19 (300s)	<b>15.7mph</b> at 10:26:41 <b>16.1mph</b> @ 10:26:42 (1s) <b>16.8mph</b> @ 10:26:42 (3s) <b>25.4mph</b> @ 10:26:01 (60s) <b>26.1mph</b> @ 10:26:00 (300s)	<b>1622</b> / 25.6mph

2022-01-29 05:25:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:24:45 AM EST to 2022-01-29 05:25:45 AM EST (60s)</b>	995.42mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>37.9mph</b> at 10:25:00 <b>37.6mph</b> @ 10:25:00 (0.1s) <b>34.3mph</b> @ 10:25:01 (1s) <b>32.1mph</b> @ 10:25:01 (3s) <b>26.1mph</b> @ 10:24:45 (60s) <b>26.9mph</b> @ 10:24:59 (300s)	10:24:46 <b>15.2mph</b> @ 10:24:46 (1s) <b>16.9mph</b> @ 10:25:34 (3s) <b>24.5mph</b> @ 10:25:41 (60s) <b>26.0mph</b> @ 10:25:42 (300s)	6726 / 24.8mph	<b>35.5mph</b> at 10:25:01 <b>38.1mph</b> @ 10:24:51 (NoQC) <b>34.8mph</b> @ 10:25:10 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 10:25:43 (3s) <b>30.7mph</b> @ 10:25:01 (3s) <b>24.7mph</b> @ 10:25:15 (60s) <b>25.9mph</b> @ 10:24:53 (300s)	10:25:38 <b>14.1mph</b> @ 10:25:39 (1s) <b>16.2mph</b> @ 10:25:34 (3s) <b>23.7mph</b> @ 10:24:57 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:25:42 (300s)	1031 / 24.3mph	<b>33.6mph</b> at 10:25:23 <b>32.4mph</b> @ 10:25:23 (1s) <b>31.7mph</b> @ 10:25:26 (3s) <b>26.0mph</b> @ 10:24:45 (60s) <b>26.9mph</b> @ 10:25:00 (300s)	<b>18.3mph</b> at 10:25:34 <b>18.6mph</b> @ 10:25:34 (1s) <b>19.3mph</b> @ 10:25:35 (3s) <b>25.0mph</b> @ 10:24:58 (60s) <b>26.1mph</b> @ 10:25:42 (300s)	1612 / 25.4mph
2022-01-29 05:24:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:23:45 AM EST to 2022-01-29 05:24:45 AM EST (60s)</b>	995.60mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>40.4mph</b> at 10:23:56 <b>40.4mph</b> @ 10:23:56 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 10:23:46 (1s) <b>36.4mph</b> @ 10:23:45 (3s) <b>29.4mph</b> @ 10:24:03 (60s) <b>27.2mph</b> @ 10:24:01 (300s)	10:24:38 <b>16.9mph</b> @ 10:24:38 (1s) <b>18.5mph</b> @ 10:24:44 (3s) <b>26.0mph</b> @ 10:24:44 (60s) <b>26.8mph</b> @ 10:24:43 (300s)	7090 / 26.1mph	<b>41.8mph</b> at 10:23:46 <b>43.2mph</b> @ 10:23:47 (NoQC) <b>38.7mph</b> @ 10:23:45 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 10:23:45 (3s) <b>36.7mph</b> @ 10:23:45 (3s) <b>28.3mph</b> @ 10:23:47 (60s) <b>26.3mph</b> @ 10:23:49 (300s)	10:24:39 <b>14.5mph</b> @ 10:24:39 (1s) <b>18.7mph</b> @ 10:24:39 (3s) <b>24.5mph</b> @ 10:24:45 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:24:43 (300s)	1043 / 24.6mph	<b>36.9mph</b> at 10:23:47 <b>36.0mph</b> @ 10:23:47 (1s) <b>36.6mph</b> @ 10:23:45 (3s) <b>29.0mph</b> @ 10:24:03 (60s) <b>27.2mph</b> @ 10:23:52 (300s)	<b>19.6mph</b> at 10:24:44 <b>20.0mph</b> @ 10:24:44 (1s) <b>21.0mph</b> @ 10:24:44 (3s) <b>26.0mph</b> @ 10:24:44 (60s) <b>26.8mph</b> @ 10:24:43 (300s)	1653 / 26.0mph
2022-01-29 05:23:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:22:45 AM EST to 2022-01-29 05:23:45 AM EST (60s)</b>	995.04mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>44.1mph</b> at 10:22:45 <b>44.0mph</b> @ 10:22:45 (0.1s) <b>42.3mph</b> @ 10:23:42 (1s) <b>38.6mph</b> @ 10:23:44 (3s) <b>29.1mph</b> @ 10:23:44 (60s) <b>27.0mph</b> @ 10:23:44 (300s)	10:22:53 <b>16.0mph</b> @ 10:22:53 (1s) <b>17.6mph</b> @ 10:22:53 (3s) <b>21.1mph</b> @ 10:22:54 (3s) <b>25.4mph</b> @ 10:22:59 (60s) <b>26.5mph</b> @ 10:22:45 (300s)	7908 / 29.0mph	<b>41.0mph</b> at 10:22:45 <b>46.7mph</b> @ 10:22:45 (NoQC) <b>41.8mph</b> @ 10:23:42 (0.1s) <b>40.4mph</b> @ 10:23:42 (3s) <b>37.8mph</b> @ 10:23:44 (3s) <b>28.2mph</b> @ 10:23:44 (60s) <b>26.1mph</b> @ 10:23:45 (300s)	10:23:16 <b>12.4mph</b> @ 10:23:17 (1s) <b>20.0mph</b> @ 10:23:17 (3s) <b>24.7mph</b> @ 10:22:58 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:22:45 (300s)	1198 / 28.2mph	<b>40.3mph</b> at 10:23:42 <b>40.1mph</b> @ 10:23:42 (0.1s) <b>39.1mph</b> @ 10:23:42 (1s) <b>37.2mph</b> @ 10:23:44 (3s) <b>28.8mph</b> @ 10:23:44 (60s) <b>27.1mph</b> @ 10:23:44 (300s)	<b>20.5mph</b> at 10:23:17 <b>21.0mph</b> @ 10:23:17 (1s) <b>22.3mph</b> @ 10:22:55 (3s) <b>25.4mph</b> @ 10:22:45 (60s) <b>26.6mph</b> @ 10:22:45 (300s)	1833 / 28.8mph
2022-01-29 05:22:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:21:45 AM EST to 2022-01-29 05:22:45 AM EST (60s)</b>	995.40mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>44.4mph</b> at 10:22:28 <b>44.1mph</b> @ 10:22:28 (0.1s) <b>40.6mph</b> @ 10:22:29 (1s) <b>37.5mph</b> @ 10:21:55 (3s) <b>25.4mph</b> @ 10:22:44 (60s) <b>27.5mph</b> @ 10:21:45 (300s)	10:22:08 <b>13.3mph</b> @ 10:22:08 (1s) <b>14.1mph</b> @ 10:22:08 (3s) <b>16.1mph</b> @ 10:22:19 (3s) <b>22.5mph</b> @ 10:22:28 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:22:30 (300s)	6923 / 25.5mph	<b>45.3mph</b> at 10:22:29 <b>47.8mph</b> @ 10:22:28 (NoQC) <b>43.0mph</b> @ 10:22:28 (0.1s) <b>40.9mph</b> @ 10:22:29 (1s) <b>36.9mph</b> @ 10:21:55 (3s) <b>24.7mph</b> @ 10:22:45 (60s) <b>26.5mph</b> @ 10:21:45 (300s)	10:21:45 <b>12.4mph</b> @ 10:21:45 (1s) <b>13.7mph</b> @ 10:21:45 (3s) <b>15.7mph</b> @ 10:22:03 (3s) <b>21.9mph</b> @ 10:22:27 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:22:28 (300s)	1051 / 24.8mph	<b>39.3mph</b> at 10:21:55 <b>39.0mph</b> @ 10:21:55 (0.1s) <b>37.7mph</b> @ 10:21:55 (1s) <b>36.3mph</b> @ 10:21:55 (3s) <b>25.3mph</b> @ 10:22:44 (60s) <b>27.6mph</b> @ 10:21:45 (300s)	<b>16.4mph</b> at 10:22:08 <b>16.6mph</b> @ 10:22:09 (1s) <b>17.8mph</b> @ 10:22:09 (3s) <b>23.0mph</b> @ 10:22:28 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:22:32 (300s)	1611 / 25.4mph
2022-01-29 05:21:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:20:45 AM EST to 2022-01-29 05:21:45 AM EST (60s)</b>	995.61mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (21°)</b>	<b>35.7mph</b> at 10:21:17 <b>35.6mph</b> @ 10:21:17 (0.1s) <b>33.8mph</b> @ 10:21:17 (1s) <b>31.4mph</b> @ 10:20:54 (3s) <b>29.9mph</b> @ 10:20:59 (60s) <b>28.0mph</b> @ 10:20:45 (300s)	10:21:37 <b>14.1mph</b> @ 10:21:37 (1s) <b>15.0mph</b> @ 10:21:37 (3s) <b>15.6mph</b> @ 10:21:38 (3s) <b>24.9mph</b> @ 10:21:44 (60s) <b>27.5mph</b> @ 10:21:44 (300s)	6779 / 24.9mph	<b>35.8mph</b> at 10:20:53 <b>37.9mph</b> @ 10:21:17 (NoQC) <b>34.4mph</b> @ 10:20:54 (0.1s) <b>33.7mph</b> @ 10:21:17 (1s) <b>30.8mph</b> @ 10:20:56 (3s) <b>28.6mph</b> @ 10:20:59 (60s) <b>27.0mph</b> @ 10:20:45 (300s)	10:21:33 <b>12.6mph</b> @ 10:21:37 (1s) <b>14.7mph</b> @ 10:21:37 (3s) <b>15.7mph</b> @ 10:21:38 (3s) <b>23.9mph</b> @ 10:21:44 (60s) <b>26.5mph</b> @ 10:21:44 (300s)	1016 / 24.0mph	<b>31.9mph</b> at 10:21:07 <b>31.0mph</b> @ 10:20:54 (1s) <b>30.2mph</b> @ 10:20:55 (3s) <b>30.0mph</b> @ 10:20:59 (60s) <b>28.1mph</b> @ 10:20:45 (300s)	<b>16.8mph</b> at 10:21:41 <b>17.1mph</b> @ 10:21:42 (1s) <b>17.7mph</b> @ 10:21:43 (3s) <b>25.1mph</b> @ 10:21:44 (60s) <b>27.6mph</b> @ 10:21:44 (300s)	1596 / 25.2mph

2022-01-29 05:20:49 AM EST	995.61mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (21°)	51.1mph at 10:20:01 50.7mph @ 10:20:01 (0.1s) 48.8mph @ 10:20:01 (1s) 42.7mph @ 10:20:03 (3s) 28.8mph @ 10:20:24 (60s) 28.3mph @ 10:20:30 (300s)	14.5mph at 10:20:32 15.4mph @ 10:20:33 (1s) 16.3mph @ 10:20:34 (1s) 26.3mph @ 10:19:59 (60s) 27.7mph @ 10:19:53 (300s)	7794 / 28.6mph	49.9mph at 10:20:22 54.1mph @ 10:20:00 (NoQC) 49.1mph @ 10:20:01 (0.1s) 48.3mph @ 10:20:01 (1s) 43.4mph @ 10:20:03 (3s) 27.8mph @ 10:20:24 (60s) 27.3mph @ 10:20:36 (300s)	11.5mph at 10:20:33 13.2mph @ 10:20:34 (1s) 15.4mph @ 10:20:34 (3s) 25.1mph @ 10:19:59 (60s) 26.7mph @ 10:19:54 (300s)	1167 / 27.5mph	45.0mph at 10:20:01 44.7mph @ 10:20:01 (0.1s) 44.2mph @ 10:20:02 (1s) 41.7mph @ 10:20:03 (3s) 28.8mph @ 10:20:25 (60s) 28.2mph @ 10:20:37 (300s)	18.5mph at 10:19:53 19.4mph @ 10:19:53 (1s) 20.4mph @ 10:19:50 (3s) 26.5mph @ 10:19:59 (60s) 27.7mph @ 10:19:54 (300s)	1833 / 28.8mph
2022-01-29 05:19:49 AM EST						40.0mph at 10:19:17 39.8mph @ 10:19:17 (0.1s) 37.2mph @ 10:19:17 (1s) 35.9mph @ 10:19:18 (3s) 27.2mph @ 10:19:29 (60s) 27.8mph @ 10:19:42 (300s)	13.5mph at 10:18:48 15.2mph @ 10:18:48 (1s) 18.9mph @ 10:18:48 (3s) 25.2mph @ 10:19:13 (60s) 27.2mph @ 10:19:02 (300s)	7362 / 27.1mph	38.7mph at 10:19:17 42.6mph @ 10:19:17 (NoQC) 38.3mph @ 10:19:17 (0.1s) 36.9mph @ 10:19:17 (1s) 34.4mph @ 10:19:19 (3s) 26.2mph @ 10:19:43 (60s) 26.9mph @ 10:19:43 (300s)	13.1mph at 10:18:48 15.4mph @ 10:18:48 (1s) 19.1mph @ 10:18:49 (3s) 24.3mph @ 10:19:12 (60s) 26.3mph @ 10:18:45 (300s)	1109 / 26.1mph	34.9mph at 10:19:17 34.3mph @ 10:19:18 (1s) 33.3mph @ 10:19:19 (3s) 27.4mph @ 10:19:44 (60s) 27.8mph @ 10:19:43 (300s)	19.9mph at 10:18:48 20.6mph @ 10:18:48 (1s) 21.0mph @ 10:18:45 (3s) 25.4mph @ 10:19:13 (60s) 27.1mph @ 10:19:04 (300s)	1739 / 27.4mph
2022-01-29 05:18:49 AM EST						39.3mph at 10:18:11 39.0mph @ 10:18:11 (0.1s) 36.5mph @ 10:18:08 (1s) 33.0mph @ 10:18:32 (3s) 30.5mph @ 10:17:45 (60s) 27.4mph @ 10:18:33 (300s)	12.7mph at 10:18:19 14.1mph @ 10:18:19 (1s) 19.2mph @ 10:18:20 (3s) 26.1mph @ 10:18:29 (60s) 26.9mph @ 10:17:48 (300s)	7203 / 26.5mph	37.4mph at 10:17:50 41.6mph @ 10:17:49 (NoQC) 37.4mph @ 10:17:49 (0.1s) 34.9mph @ 10:18:27 (1s) 32.7mph @ 10:18:32 (3s) 29.7mph @ 10:17:45 (60s) 26.5mph @ 10:18:18 (300s)	11.2mph at 10:18:41 13.2mph @ 10:18:41 (1s) 16.2mph @ 10:18:43 (3s) 25.1mph @ 10:18:43 (60s) 26.1mph @ 10:17:48 (300s)	1074 / 25.3mph	35.4mph at 10:18:09 34.4mph @ 10:18:09 (1s) 31.5mph @ 10:18:10 (3s) 30.4mph @ 10:17:45 (60s) 27.0mph @ 10:18:21 (300s)	18.8mph at 10:18:42 19.3mph @ 10:18:43 (1s) 20.1mph @ 10:18:43 (3s) 26.3mph @ 10:18:30 (60s) 27.0mph @ 10:17:48 (300s)	1677 / 26.4mph
2022-01-29 05:17:49 AM EST						46.5mph at 10:17:17 46.1mph @ 10:17:17 (0.1s) 44.2mph @ 10:16:46 (1s) 41.1mph @ 10:16:53 (3s) 31.4mph @ 10:17:40 (60s) 27.5mph @ 10:17:29 (300s)	16.3mph at 10:17:41 17.4mph @ 10:17:41 (1s) 20.1mph @ 10:17:42 (3s) 27.3mph @ 10:16:45 (60s) 26.6mph @ 10:16:45 (300s)	8327 / 30.5mph	42.2mph at 10:17:18 50.6mph @ 10:16:50 (NoQC) 45.7mph @ 10:16:50 (0.1s) 42.9mph @ 10:16:46 (1s) 38.2mph @ 10:16:53 (3s) 30.5mph @ 10:17:40 (60s) 26.6mph @ 10:17:33 (300s)	14.0mph at 10:17:44 17.6mph @ 10:17:40 (1s) 20.1mph @ 10:17:42 (3s) 26.5mph @ 10:16:45 (60s) 25.7mph @ 10:16:45 (300s)	1266 / 29.8mph	42.1mph at 10:16:51 41.7mph @ 10:16:51 (0.1s) 41.2mph @ 10:16:52 (1s) 39.9mph @ 10:16:53 (3s) 31.0mph @ 10:17:40 (60s) 27.4mph @ 10:17:29 (300s)	21.0mph at 10:17:42 21.3mph @ 10:17:42 (1s) 22.1mph @ 10:17:42 (3s) 27.4mph @ 10:16:45 (60s) 26.7mph @ 10:16:45 (300s)	1939 / 30.4mph
2022-01-29 05:16:49 AM EST						45.7mph at 10:15:49 45.3mph @ 10:15:49 (0.1s) 40.8mph @ 10:15:49 (1s) 36.9mph @ 10:15:50 (3s) 29.7mph @ 10:16:18 (60s) 26.9mph @ 10:16:14 (300s)	12.5mph at 10:16:29 14.0mph @ 10:16:30 (1s) 15.7mph @ 10:16:31 (3s) 27.2mph @ 10:16:44 (60s) 26.5mph @ 10:15:45 (300s)	7446 / 27.4mph	45.7mph at 10:15:49 48.3mph @ 10:15:49 (NoQC) 43.2mph @ 10:15:49 (0.1s) 40.1mph @ 10:15:49 (1s) 36.6mph @ 10:15:50 (3s) 28.8mph @ 10:16:19 (60s) 25.9mph @ 10:16:14 (300s)	12.5mph at 10:16:40 14.2mph @ 10:16:31 (1s) 16.4mph @ 10:16:31 (3s) 26.4mph @ 10:16:44 (60s) 25.6mph @ 10:15:45 (300s)	1126 / 26.5mph	38.7mph at 10:15:49 38.4mph @ 10:15:49 (0.1s) 37.7mph @ 10:15:50 (1s) 35.6mph @ 10:15:51 (3s) 29.5mph @ 10:16:19 (60s) 26.9mph @ 10:16:15 (300s)	16.5mph at 10:16:31 17.1mph @ 10:16:31 (1s) 18.3mph @ 10:16:31 (3s) 27.1mph @ 10:15:45 (60s) 26.5mph @ 10:15:45 (300s)	1748 / 27.5mph

2022-01-29 05:15:49 AM EST	995.35mb	12.14V	31.3°F 99%	38.7°F	NNE (17°)	45.9mph at 10:15:43	12.6mph at 10:14:56	7446 / 27.4mph	43.8mph at 10:15:09 45.9mph @ 10:15:37 (NoQC) 40.9mph @ 10:15:43 (1s) 40.7mph @ 10:15:10 (1s) 38.3mph @ 10:15:40 (3s) 26.6mph @ 10:15:44 (60s) 25.6mph @ 10:15:44 (300s)	12.9mph at 10:15:32	1133 / 26.7mph	38.7mph at 10:15:10 38.4mph @ 10:15:10 (1s) 37.7mph @ 10:15:11 (1s) 36.0mph @ 10:15:40 (3s) 27.1mph @ 10:15:44 (60s) 26.6mph @ 10:14:45 (300s)	17.8mph at 10:14:57 18.2mph @ 10:14:58 (1s) 19.4mph @ 10:14:59 (3s) 23.6mph @ 10:15:05 (60s) 26.4mph @ 10:15:37 (300s)	1725 / 27.2mph
2022-01-29 05:14:49 AM EST						2022-01-29 05:14:45 AM EST to 2022-01-29 05:15:45 AM EST (60s)	40.0mph at 10:14:29 39.9mph @ 10:14:29 (0.1s) 36.5mph @ 10:14:30 (1s) 33.7mph @ 10:14:30 (3s) 26.3mph @ 10:14:02 (60s) 26.7mph @ 10:14:05 (300s)	13.6mph at 10:13:48 14.4mph @ 10:13:48 (1s) 17.5mph @ 10:13:50 (3s) 24.1mph @ 10:14:42 (60s) 26.4mph @ 10:14:24 (300s)	6595 / 24.3mph	40.2mph at 10:14:29 42.0mph @ 10:14:29 (NoQC) 37.6mph @ 10:14:29 (0.1s) 35.8mph @ 10:14:29 (1s) 31.8mph @ 10:14:30 (3s) 25.3mph @ 10:14:02 (60s) 25.6mph @ 10:14:04 (300s)	10.4mph at 10:14:40	987 / 23.3mph	36.6mph at 10:14:29 35.4mph @ 10:14:30 (1s) 32.5mph @ 10:14:30 (3s) 26.5mph @ 10:14:04 (60s) 26.8mph @ 10:14:06 (300s)	16.9mph at 10:14:37 17.1mph @ 10:14:41 (1s) 17.7mph @ 10:14:42 (3s) 24.4mph @ 10:14:43 (60s) 26.5mph @ 10:13:51 (300s)
2022-01-29 05:13:49 AM EST	995.96mb	12.14V	31.3°F 99%	38.6°F	NNE (18°)	39.5mph at 10:13:37	12.4mph at 10:12:56	7042 / 25.9mph	40.2mph at 10:13:37 45.0mph @ 10:13:37 (NoQC) 40.2mph @ 10:13:37 (0.1s) 38.0mph @ 10:13:37 (1s) 35.8mph @ 10:12:45 (3s) 27.5mph @ 10:12:50 (60s) 25.6mph @ 10:13:40 (300s)	12.5mph at 10:12:56	1062 / 25.0mph	36.4mph at 10:13:37 35.1mph @ 10:13:37 (1s) 35.5mph @ 10:12:45 (3s) 28.5mph @ 10:12:50 (60s) 26.6mph @ 10:13:41 (300s)	17.2mph at 10:12:56 18.0mph @ 10:12:56 (1s) 19.4mph @ 10:12:57 (3s) 26.1mph @ 10:13:44 (60s) 26.3mph @ 10:13:26 (300s)	1662 / 26.2mph
2022-01-29 05:12:49 AM EST						2022-01-29 05:12:45 AM EST to 2022-01-29 05:13:45 AM EST (60s)	42.9mph at 10:12:42 42.8mph @ 10:12:42 (0.1s) 40.3mph @ 10:12:43 (1s) 37.6mph @ 10:12:43 (3s) 28.3mph @ 10:12:44 (60s) 26.4mph @ 10:12:45 (300s)	15.9mph at 10:12:21 16.8mph @ 10:12:22 (1s) 18.8mph @ 10:12:22 (3s) 25.8mph @ 10:12:28 (60s) 25.9mph @ 10:11:45 (300s)	7721 / 28.3mph	39.0mph at 10:12:43 44.1mph @ 10:12:42 (NoQC) 39.7mph @ 10:12:42 (0.1s) 38.6mph @ 10:12:43 (1s) 36.5mph @ 10:12:43 (3s) 27.2mph @ 10:12:44 (60s) 25.4mph @ 10:12:44 (300s)	15.0mph at 10:12:22	1159 / 27.3mph	39.0mph at 10:12:42 38.6mph @ 10:12:42 (0.1s) 37.8mph @ 10:12:43 (1s) 35.9mph @ 10:12:44 (3s) 28.2mph @ 10:12:45 (60s) 26.4mph @ 10:12:45 (300s)	19.6mph at 10:12:22 20.5mph @ 10:12:22 (1s) 21.8mph @ 10:12:23 (3s) 25.8mph @ 10:12:28 (60s) 25.9mph @ 10:11:45 (300s)
2022-01-29 05:11:49 AM EST	996.22mb	12.13V	31.3°F 99%	38.6°F	NNE (20°)	44.9mph at 10:11:19	13.8mph at 10:10:49	7271 / 26.7mph	43.8mph at 10:11:15 48.2mph @ 10:11:17 (NoQC) 42.7mph @ 10:11:17 (0.1s) 41.2mph @ 10:11:16 (1s) 38.8mph @ 10:11:19 (3s) 27.1mph @ 10:11:04 (60s) 24.9mph @ 10:11:20 (300s)	13.0mph at 10:11:33	1087 / 25.6mph	39.8mph at 10:11:19 39.5mph @ 10:11:19 (0.1s) 39.1mph @ 10:11:19 (1s) 38.4mph @ 10:11:19 (3s) 28.2mph @ 10:11:03 (60s) 25.9mph @ 10:11:22 (300s)	17.2mph at 10:11:35 17.5mph @ 10:11:36 (1s) 18.5mph @ 10:11:37 (3s) 26.4mph @ 10:11:43 (60s) 25.5mph @ 10:10:55 (300s)	1687 / 26.6mph
2022-01-29 05:10:45 AM EST to 2022-01-29 05:11:45 AM EST (60s)						42.8mph @ 10:11:16 (1s) 40.4mph @ 10:11:19 (3s) 28.1mph @ 10:11:29 (60s) 25.9mph @ 10:11:44 (300s)	15.8mph @ 10:10:49 (1s) 17.5mph @ 10:11:11 (3s) 26.5mph @ 10:11:43 (60s) 25.4mph @ 10:10:54 (300s)	42.7mph @ 10:11:17 (0.1s) 41.2mph @ 10:11:16 (1s) 38.8mph @ 10:11:19 (3s) 27.1mph @ 10:11:04 (60s) 24.9mph @ 10:11:20 (300s)	15.2mph @ 10:11:09 (1s) 16.0mph @ 10:11:10 (3s) 25.2mph @ 10:11:43 (60s) 24.4mph @ 10:10:55 (300s)	39.1mph @ 10:11:19 (1s) 38.4mph @ 10:11:19 (3s) 28.2mph @ 10:11:03 (60s) 25.9mph @ 10:11:22 (300s)				



2022-01-29 05:10:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:09:44 AM EST to 2022-01-29 05:10:44 AM EST (60s)</b>	996.17mb	12.14V	31.3°F 99%	38.6°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>38.3mph</b> at 10:10:35 <b>38.2mph</b> @ 10:10:35 (0.1s) <b>36.0mph</b> @ 10:10:37 (1s) <b>34.7mph</b> @ 10:10:38 (3s) <b>27.5mph</b> @ 10:10:40 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:10:41 (300s)	<b>13.2mph</b> at 10:10:24 <b>15.8mph</b> @ 10:10:25 (1s) <b>18.4mph</b> @ 10:10:01 (3s) <b>24.6mph</b> @ 10:09:48 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:10:04 (300s)	7407 / 27.2mph	<b>40.4mph</b> at 10:10:38 <b>44.1mph</b> @ 10:10:36 (NoQC) <b>39.5mph</b> @ 10:10:36 (0.1s) <b>35.8mph</b> @ 10:10:37 (1s) <b>34.1mph</b> @ 10:10:39 (3s) <b>26.5mph</b> @ 10:10:41 (60s) <b>24.5mph</b> @ 10:10:42 (300s)	14.1mph at 10:10:00 <b>15.5mph</b> @ 10:10:01 (1s) <b>17.7mph</b> @ 10:10:01 (3s) <b>23.5mph</b> @ 10:09:48 (60s) <b>24.0mph</b> @ 10:10:04 (300s)	1109 / 26.1mph	<b>36.8mph</b> at 10:10:38 <b>35.4mph</b> @ 10:10:38 (1s) <b>34.5mph</b> @ 10:10:39 (3s) <b>27.5mph</b> @ 10:10:41 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:10:42 (300s)	<b>18.3mph</b> at 10:10:01 <b>18.6mph</b> @ 10:10:01 (1s) <b>19.3mph</b> @ 10:10:02 (3s) <b>24.6mph</b> @ 10:09:49 (60s) <b>25.0mph</b> @ 10:10:05 (300s)	1737 / 27.3mph
2022-01-29 05:09:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:08:44 AM EST to 2022-01-29 05:09:44 AM EST (60s)</b>	996.14mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>39.3mph</b> at 10:08:45 <b>38.9mph</b> @ 10:08:45 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 10:08:45 (1s) <b>32.4mph</b> @ 10:09:08 (3s) <b>25.6mph</b> @ 10:08:48 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:08:57 (300s)	<b>12.6mph</b> at 10:09:35 <b>13.5mph</b> @ 10:09:35 (1s) <b>14.5mph</b> @ 10:09:37 (3s) <b>24.4mph</b> @ 10:09:37 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:09:40 (300s)	6751 / 24.8mph	<b>37.1mph</b> at 10:08:45 <b>41.5mph</b> @ 10:08:45 (NoQC) <b>37.6mph</b> @ 10:08:45 (0.1s) <b>35.1mph</b> @ 10:08:45 (1s) <b>31.1mph</b> @ 10:09:21 (3s) <b>25.1mph</b> @ 10:08:48 (60s) <b>24.8mph</b> @ 10:08:57 (300s)	10.8mph at 10:09:36 <b>12.0mph</b> @ 10:09:36 (1s) <b>13.5mph</b> @ 10:09:37 (3s) <b>23.7mph</b> @ 10:09:37 (60s) <b>24.2mph</b> @ 10:09:40 (300s)	1015 / 23.9mph	<b>33.5mph</b> at 10:08:45 <b>32.4mph</b> @ 10:08:46 (1s) <b>30.6mph</b> @ 10:09:22 (3s) <b>25.6mph</b> @ 10:08:48 (60s) <b>25.7mph</b> @ 10:08:57 (300s)	<b>16.1mph</b> at 10:09:36 <b>16.5mph</b> @ 10:09:36 (1s) <b>17.8mph</b> @ 10:09:37 (3s) <b>24.7mph</b> @ 10:09:05 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:09:41 (300s)	1580 / 24.9mph
2022-01-29 05:08:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:07:44 AM EST to 2022-01-29 05:08:44 AM EST (60s)</b>	996.15mb	12.14V	31.3°F 99%	38.6°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>43.2mph</b> at 10:08:16 <b>42.9mph</b> @ 10:08:16 (0.1s) <b>36.8mph</b> @ 10:08:17 (1s) <b>32.8mph</b> @ 10:08:19 (3s) <b>26.3mph</b> @ 10:08:28 (60s) <b>26.3mph</b> @ 10:07:44 (300s)	<b>16.4mph</b> at 10:08:07 <b>17.6mph</b> @ 10:07:48 (1s) <b>18.6mph</b> @ 10:07:45 (3s) <b>24.7mph</b> @ 10:08:42 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:08:16 (300s)	6777 / 24.9mph	<b>37.8mph</b> at 10:08:17 <b>43.4mph</b> @ 10:08:17 (NoQC) <b>38.8mph</b> @ 10:08:17 (0.1s) <b>35.4mph</b> @ 10:08:17 (1s) <b>32.4mph</b> @ 10:08:19 (3s) <b>25.2mph</b> @ 10:08:22 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:07:44 (300s)	12.4mph at 10:07:48 <b>14.6mph</b> @ 10:08:14 (1s) <b>17.0mph</b> @ 10:08:15 (3s) <b>23.8mph</b> @ 10:07:49 (60s) <b>24.5mph</b> @ 10:08:25 (300s)	1037 / 24.5mph	<b>33.9mph</b> at 10:08:21 <b>32.5mph</b> @ 10:08:21 (1s) <b>30.9mph</b> @ 10:08:19 (3s) <b>26.2mph</b> @ 10:08:23 (60s) <b>26.5mph</b> @ 10:07:44 (300s)	<b>18.6mph</b> at 10:07:47 <b>18.9mph</b> @ 10:07:48 (1s) <b>19.6mph</b> @ 10:07:48 (3s) <b>24.7mph</b> @ 10:08:41 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:08:39 (300s)	1584 / 25.0mph
2022-01-29 05:07:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:06:44 AM EST to 2022-01-29 05:07:44 AM EST (60s)</b>	996.47mb	12.13V	31.3°F 99%	38.6°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>41.9mph</b> at 10:07:35 <b>41.6mph</b> @ 10:07:35 (0.1s) <b>39.1mph</b> @ 10:07:36 (1s) <b>37.4mph</b> @ 10:07:37 (3s) <b>25.8mph</b> @ 10:07:42 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:06:44 (300s)	<b>16.7mph</b> at 10:07:43 <b>18.0mph</b> @ 10:06:52 (1s) <b>19.3mph</b> @ 10:06:44 (3s) <b>23.7mph</b> @ 10:06:59 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:07:19 (300s)	7008 / 25.8mph	<b>41.1mph</b> at 10:07:35 <b>45.3mph</b> @ 10:07:01 (NoQC) <b>40.2mph</b> @ 10:07:01 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 10:07:36 (1s) <b>35.5mph</b> @ 10:07:36 (3s) <b>24.1mph</b> @ 10:06:49 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:06:47 (300s)	14.4mph at 10:07:07 <b>16.4mph</b> @ 10:07:08 (1s) <b>18.5mph</b> @ 10:07:09 (3s) <b>22.5mph</b> @ 10:07:31 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:07:19 (300s)	1018 / 24.0mph	<b>37.1mph</b> at 10:07:35 <b>36.4mph</b> @ 10:07:36 (1s) <b>35.8mph</b> @ 10:07:36 (3s) <b>25.6mph</b> @ 10:07:43 (60s) <b>26.6mph</b> @ 10:06:44 (300s)	<b>19.4mph</b> at 10:06:52 <b>19.8mph</b> @ 10:06:53 (1s) <b>20.2mph</b> @ 10:06:54 (3s) <b>23.9mph</b> @ 10:07:00 (60s) <b>26.2mph</b> @ 10:07:19 (300s)	1627 / 25.6mph
2022-01-29 05:06:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:05:44 AM EST to 2022-01-29 05:06:44 AM EST (60s)</b>	996.67mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (17°)</b>	<b>37.8mph</b> at 10:05:52 <b>37.6mph</b> @ 10:05:52 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 10:05:52 (1s) <b>33.2mph</b> @ 10:05:55 (3s) <b>26.2mph</b> @ 10:05:55 (60s) <b>26.8mph</b> @ 10:06:11 (300s)	<b>15.7mph</b> at 10:06:33 <b>16.9mph</b> @ 10:06:33 (1s) <b>18.4mph</b> @ 10:06:43 (3s) <b>24.6mph</b> @ 10:06:43 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:06:43 (300s)	6692 / 24.6mph	<b>40.1mph</b> at 10:05:52 <b>42.7mph</b> @ 10:05:52 (NoQC) <b>38.6mph</b> @ 10:05:52 (0.1s) <b>36.0mph</b> @ 10:05:52 (1s) <b>32.3mph</b> @ 10:05:53 (3s) <b>25.1mph</b> @ 10:05:44 (60s) <b>25.9mph</b> @ 10:06:11 (300s)	13.6mph at 10:05:45 <b>15.7mph</b> @ 10:05:45 (1s) <b>17.5mph</b> @ 10:05:47 (3s) <b>23.2mph</b> @ 10:06:18 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:06:44 (300s)	1013 / 23.9mph	<b>34.6mph</b> at 10:05:52 <b>33.8mph</b> @ 10:05:52 (1s) <b>32.6mph</b> @ 10:05:54 (3s) <b>25.7mph</b> @ 10:05:56 (60s) <b>26.6mph</b> @ 10:06:11 (300s)	<b>18.4mph</b> at 10:06:36 <b>18.7mph</b> @ 10:06:36 (1s) <b>19.8mph</b> @ 10:06:37 (3s) <b>24.4mph</b> @ 10:06:18 (60s) <b>26.6mph</b> @ 10:06:43 (300s)	1578 / 24.9mph

2022-01-29 05:05:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:04:44 AM EST to 2022-01-29 05:05:44 AM EST (60s)</b>	996.52mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (21°)</b>	<b>37.7mph</b> at 10:05:03 <b>37.5mph</b> @ 10:05:03 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 10:05:04 (1s) <b>34.6mph</b> @ 10:05:04 (3s) <b>27.9mph</b> @ 10:04:57 (60s) <b>26.9mph</b> @ 10:05:17 (300s)	<b>15.9mph</b> at 10:05:20 <b>17.8mph</b> @ 10:05:20 (1s) <b>18.7mph</b> @ 10:05:22 (3s) <b>25.8mph</b> @ 10:05:26 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:04:44 (300s)	7113 / 26.2mph	<b>39.0mph</b> at 10:05:03 <b>41.3mph</b> @ 10:05:32 (NoQC) <b>37.3mph</b> @ 10:05:32 (1s) <b>36.0mph</b> @ 10:05:03 (1s) <b>34.4mph</b> @ 10:05:05 (3s) <b>27.2mph</b> @ 10:05:06 (60s) <b>26.0mph</b> @ 10:05:16 (300s)	<b>12.8mph</b> at 10:05:38 <b>16.1mph</b> @ 10:05:38 (1s) <b>18.0mph</b> @ 10:05:22 (3s) <b>24.7mph</b> @ 10:05:25 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:04:44 (300s)	1066 / 25.1mph	<b>34.8mph</b> at 10:05:03 <b>34.1mph</b> @ 10:05:04 (1s) <b>32.8mph</b> @ 10:05:05 (3s) <b>27.9mph</b> @ 10:05:05 (60s) <b>27.0mph</b> @ 10:05:10 (300s)	<b>18.0mph</b> at 10:05:21 <b>18.4mph</b> @ 10:05:22 (1s) <b>19.2mph</b> @ 10:05:22 (3s) <b>25.3mph</b> @ 10:05:27 (60s) <b>26.5mph</b> @ 10:04:44 (300s)	1628 / 25.7mph
2022-01-29 05:04:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:03:44 AM EST to 2022-01-29 05:04:44 AM EST (60s)</b>	996.54mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (20°)</b>	<b>42.8mph</b> at 10:04:23 <b>42.4mph</b> @ 10:04:23 (0.1s) <b>39.8mph</b> @ 10:04:21 (1s) <b>38.6mph</b> @ 10:04:23 (3s) <b>28.1mph</b> @ 10:03:44 (60s) <b>26.4mph</b> @ 10:04:43 (300s)	<b>16.1mph</b> at 10:03:48 <b>16.8mph</b> @ 10:03:49 (1s) <b>19.1mph</b> @ 10:03:51 (3s) <b>25.6mph</b> @ 10:04:19 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:03:57 (300s)	7312 / 26.9mph	<b>41.3mph</b> at 10:03:58 <b>45.2mph</b> @ 10:04:23 (NoQC) <b>40.5mph</b> @ 10:04:23 (0.1s) <b>38.4mph</b> @ 10:04:24 (1s) <b>36.5mph</b> @ 10:04:23 (3s) <b>27.0mph</b> @ 10:03:44 (60s) <b>25.4mph</b> @ 10:04:43 (300s)	<b>12.9mph</b> at 10:03:56 <b>15.2mph</b> @ 10:03:57 (1s) <b>17.8mph</b> @ 10:03:44 (3s) <b>24.9mph</b> @ 10:03:57 (60s) <b>24.5mph</b> @ 10:03:57 (300s)	1110 / 26.1mph	<b>39.1mph</b> at 10:04:22 <b>38.8mph</b> @ 10:04:22 (0.1s) <b>38.0mph</b> @ 10:04:23 (1s) <b>37.2mph</b> @ 10:04:24 (3s) <b>28.5mph</b> @ 10:03:44 (60s) <b>26.5mph</b> @ 10:04:43 (300s)	<b>18.6mph</b> at 10:04:33 <b>19.2mph</b> @ 10:04:33 (1s) <b>19.6mph</b> @ 10:04:33 (3s) <b>26.3mph</b> @ 10:04:10 (60s) <b>25.7mph</b> @ 10:03:57 (300s)	1717 / 27.0mph
2022-01-29 05:03:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:02:44 AM EST to 2022-01-29 05:03:44 AM EST (60s)</b>	996.72mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>44.6mph</b> at 10:03:09 <b>44.3mph</b> @ 10:03:09 (0.1s) <b>41.3mph</b> @ 10:03:09 (1s) <b>38.9mph</b> @ 10:03:09 (3s) <b>29.7mph</b> @ 10:03:28 (60s) <b>25.8mph</b> @ 10:03:41 (300s)	<b>15.4mph</b> at 10:03:41 <b>16.6mph</b> @ 10:03:41 (1s) <b>18.0mph</b> @ 10:03:43 (3s) <b>26.3mph</b> @ 10:02:44 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:02:44 (300s)	7667 / 28.2mph	<b>41.9mph</b> at 10:02:45 <b>45.2mph</b> @ 10:02:47 (NoQC) <b>40.6mph</b> @ 10:02:47 (0.1s) <b>39.8mph</b> @ 10:02:48 (1s) <b>37.0mph</b> @ 10:02:48 (3s) <b>28.2mph</b> @ 10:03:28 (60s) <b>24.7mph</b> @ 10:03:41 (300s)	<b>11.1mph</b> at 10:03:42 <b>12.8mph</b> @ 10:03:42 (1s) <b>17.1mph</b> @ 10:03:43 (3s) <b>25.4mph</b> @ 10:02:44 (60s) <b>24.0mph</b> @ 10:03:03 (300s)	1147 / 27.0mph	<b>37.6mph</b> at 10:03:09 <b>36.8mph</b> @ 10:03:09 (1s) <b>35.5mph</b> @ 10:03:10 (3s) <b>29.7mph</b> @ 10:02:29 (60s) <b>25.9mph</b> @ 10:03:42 (300s)	<b>17.9mph</b> at 10:03:42 <b>18.4mph</b> @ 10:03:43 (1s) <b>19.8mph</b> @ 10:03:43 (3s) <b>26.7mph</b> @ 10:02:44 (60s) <b>25.2mph</b> @ 10:02:44 (300s)	1814 / 28.5mph
2022-01-29 05:02:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:01:44 AM EST to 2022-01-29 05:02:44 AM EST (60s)</b>	996.46mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>40.4mph</b> at 10:02:30 <b>40.0mph</b> @ 10:02:30 (0.1s) <b>37.4mph</b> @ 10:02:42 (1s) <b>34.6mph</b> @ 10:01:51 (3s) <b>27.3mph</b> @ 10:02:13 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:02:03 (300s)	<b>16.1mph</b> at 10:02:28 <b>17.8mph</b> @ 10:02:28 (1s) <b>20.1mph</b> @ 10:02:28 (3s) <b>26.0mph</b> @ 10:01:48 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:02:40 (300s)	7159 / 26.3mph	<b>41.5mph</b> at 10:02:31 <b>44.1mph</b> @ 10:01:52 (NoQC) <b>39.6mph</b> @ 10:01:52 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 10:02:31 (1s) <b>35.1mph</b> @ 10:01:51 (3s) <b>26.8mph</b> @ 10:02:13 (60s) <b>24.5mph</b> @ 10:02:05 (300s)	<b>12.8mph</b> at 10:02:38 <b>15.9mph</b> @ 10:02:39 (1s) <b>18.9mph</b> @ 10:02:03 (3s) <b>25.3mph</b> @ 10:02:40 (60s) <b>24.1mph</b> @ 10:02:40 (300s)	1083 / 25.5mph	<b>35.6mph</b> at 10:01:50 <b>34.6mph</b> @ 10:01:51 (1s) <b>33.9mph</b> @ 10:01:53 (3s) <b>27.3mph</b> @ 10:02:14 (60s) <b>25.5mph</b> @ 10:02:05 (300s)	<b>19.6mph</b> at 10:02:02 <b>19.9mph</b> @ 10:02:03 (1s) <b>20.8mph</b> @ 10:02:03 (3s) <b>25.9mph</b> @ 10:01:48 (60s) <b>25.1mph</b> @ 10:02:41 (300s)	1700 / 26.8mph
2022-01-29 05:01:49 AM EST  <b>2022-01-29 05:00:44 AM EST to 2022-01-29 05:01:44 AM EST (60s)</b>	996.49mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	<b>NNE (22°)</b>	<b>40.0mph</b> at 10:01:14 <b>39.7mph</b> @ 10:01:14 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 10:01:15 (1s) <b>34.9mph</b> @ 10:01:17 (3s) <b>26.5mph</b> @ 10:01:42 (60s) <b>25.3mph</b> @ 10:01:39 (300s)	<b>15.5mph</b> at 10:01:09 <b>16.3mph</b> @ 10:01:10 (1s) <b>17.4mph</b> @ 10:01:10 (3s) <b>24.2mph</b> @ 10:00:44 (60s) <b>24.9mph</b> @ 10:00:44 (300s)	7174 / 26.4mph	<b>39.2mph</b> at 10:01:15 <b>42.9mph</b> @ 10:01:14 (NoQC) <b>38.6mph</b> @ 10:01:14 (0.1s) <b>37.9mph</b> @ 10:01:15 (1s) <b>34.2mph</b> @ 10:01:17 (3s) <b>25.6mph</b> @ 10:01:43 (60s) <b>24.2mph</b> @ 10:01:43 (300s)	<b>12.6mph</b> at 10:01:09 <b>14.1mph</b> @ 10:01:09 (1s) <b>15.6mph</b> @ 10:01:11 (3s) <b>22.9mph</b> @ 10:00:44 (60s) <b>23.8mph</b> @ 10:00:47 (300s)	1087 / 25.6mph	<b>35.3mph</b> at 10:01:14 <b>34.6mph</b> @ 10:01:15 (1s) <b>33.0mph</b> @ 10:01:17 (3s) <b>26.2mph</b> @ 10:01:43 (60s) <b>25.0mph</b> @ 10:01:40 (300s)	<b>17.3mph</b> at 10:01:10 <b>17.7mph</b> @ 10:01:10 (1s) <b>18.1mph</b> @ 10:01:11 (3s) <b>24.1mph</b> @ 10:00:44 (60s) <b>25.0mph</b> @ 10:00:44 (300s)	1664 / 26.2mph

2022-01-29 05:00:49 AM EST	996.63mb	12.13V	31.2°F 99%	38.5°F	NNE (24°)	39.4mph at 10:00:33	14.7mph at 9:59:47	6576 / 24.2mph	36.5mph at 10:00:43	12.2mph at 10:00:05	32.9mph at 10:00:35	15.6mph at 9:59:44	1527 / 24.1mph	
2022-01-29 04:59:44 AM EST to 2022-01-29 05:00:44 AM EST (60s)						39.2mph @ 10:00:33 (0.1s)	13.9mph @ 9:59:44 (1s)	39.1mph @ 10:00:43 (NoQC)	32.9mph @ 10:00:35 (1s)	15.9mph @ 9:59:45 (3s)	35.3mph @ 10:00:43 (0.1s)	31.8mph @ 10:00:35 (1s)	15.7mph @ 9:59:45 (3s)	32.3mph @ 10:00:44 (1s)
2022-01-29 04:59:49 AM EST	996.95mb	12.14V	31.2°F 99%	38.5°F	NNE (24°)	35.3mph at 9:59:22	12.5mph at 9:59:43	6462 / 23.8mph	34.9mph at 9:59:34	10.4mph at 9:59:43	33.3mph at 9:58:45	15.8mph at 9:59:43	1516 / 23.9mph	
2022-01-29 04:58:44 AM EST to 2022-01-29 04:59:44 AM EST (60s)						35.3mph @ 9:59:22 (0.1s)	13.7mph @ 9:59:43 (1s)	33.9mph @ 9:59:22 (0.1s)	12.8mph @ 9:59:43 (1s)	16.3mph @ 9:59:15 (3s)	33.9mph @ 9:59:22 (0.1s)	32.2mph @ 9:58:46 (1s)	15.4mph @ 9:59:17 (3s)	15.4mph @ 9:59:17 (3s)
2022-01-29 04:58:49 AM EST	996.99mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (23°)	42.6mph at 9:57:49	13.9mph at 9:58:34	6797 / 25.0mph	39.2mph at 9:58:00	12.6mph at 9:58:39	37.5mph at 9:57:49	15.5mph at 9:58:40	1577 / 24.9mph	
2022-01-29 04:57:44 AM EST to 2022-01-29 04:58:44 AM EST (60s)						42.5mph @ 9:57:49 (0.1s)	14.5mph @ 9:58:35 (1s)	44.6mph @ 9:57:49 (NoQC)	14.3mph @ 9:58:40 (1s)	15.9mph @ 9:58:41 (3s)	39.4mph @ 9:57:49 (1s)	35.0mph @ 9:57:51 (3s)	15.0mph @ 9:58:40 (3s)	24.2mph @ 9:58:43 (60s)
2022-01-29 04:57:49 AM EST	996.89mb	12.13V	31.2°F 99%	38.5°F	NNE (22°)	43.4mph at 9:57:34	14.7mph at 9:57:00	7359 / 27.0mph	41.7mph at 9:57:29	12.2mph at 9:57:01	37.9mph at 9:57:29	17.1mph at 9:57:01	1742 / 27.4mph	
2022-01-29 04:56:44 AM EST to 2022-01-29 04:57:44 AM EST (60s)						43.0mph @ 9:57:34 (0.1s)	16.1mph @ 9:57:00 (1s)	46.2mph @ 9:57:34 (NoQC)	13.4mph @ 9:57:01 (1s)	17.0mph @ 9:57:02 (3s)	41.4mph @ 9:57:34 (0.1s)	36.8mph @ 9:57:29 (1s)	14.3mph @ 9:57:02 (3s)	23.2mph @ 9:56:48 (60s)
2022-01-29 04:56:49 AM EST	996.85mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (21°)	41.7mph at 9:56:26	13.9mph at 9:56:35	6636 / 24.4mph	37.1mph at 9:56:26	12.2mph at 9:56:36	35.8mph at 9:56:28	17.5mph at 9:56:00	1553 / 24.5mph	
2022-01-29 04:55:44 AM EST to 2022-01-29 04:56:44 AM EST (60s)						41.6mph @ 9:56:26 (0.1s)	15.2mph @ 9:56:36 (3s)	40.8mph @ 9:56:26 (NoQC)	13.8mph @ 9:56:44 (1s)	16.9mph @ 9:55:57 (3s)	36.8mph @ 9:56:26 (0.1s)	35.1mph @ 9:56:28 (1s)	15.3mph @ 9:56:45 (3s)	21.7mph @ 9:56:20 (60s)
2022-01-29 04:55:49 AM EST	996.84mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (16°)	41.0mph at 9:55:04	12.8mph at 9:55:41	6716 / 24.7mph	42.3mph at 9:55:04	12.4mph at 9:55:41	35.1mph at 9:55:16	17.4mph at 9:55:42	1604 / 25.3mph	
2022-01-29 04:54:43 AM EST to 2022-01-29 04:55:43 AM EST (60s)						40.8mph @ 9:55:04 (0.1s)	13.5mph @ 9:55:42 (1s)	44.6mph @ 9:55:04 (NoQC)	13.7mph @ 9:55:42 (1s)	18.0mph @ 9:55:23 (3s)	37.4mph @ 9:55:16 (3s)	34.6mph @ 9:55:17 (1s)	15.7mph @ 9:55:23 (3s)	22.9mph @ 9:55:23 (60s)

2022-01-29 04:54:49 AM EST	996.86mb	12.14V	31.2°F 99%	38.5°F	NNE (18°)	42.6mph @ 9:53:47 (0.1s)	13.1mph @ 9:53:44 (1s)	6806 / 25.0mph	39.9mph at 9:54:06	1027 / 24.2mph	43.7mph @ 9:53:47 (NoQC)	13.4mph at 9:54:39	35.5mph at 9:54:06 (1s)	15.2mph at 9:53:44 (1s)	1553 / 24.5mph
2022-01-29 04:53:43 AM EST to 2022-01-29 04:54:43 AM EST (60s)						38.7mph @ 9:54:06 (1s)	14.1mph @ 9:53:44 (3s)		37.1mph @ 9:53:48 (1s)		14.7mph @ 9:53:44 (3s)	33.8mph @ 9:53:50 (60s)			
2022-01-29 04:53:49 AM EST	996.87mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (26°)	39.7mph at 9:52:54	13.5mph at 9:53:25	6440 / 23.7mph	38.3mph at 9:53:31	949 / 22.4mph	38.7mph @ 9:53:31 (NoQC)	11.0mph at 9:53:18	33.3mph at 9:52:55 (1s)	16.4mph at 9:53:42 (1s)	1521 / 24.0mph
2022-01-29 04:52:43 AM EST to 2022-01-29 04:53:43 AM EST (60s)						35.7mph @ 9:52:55 (1s)	16.4mph @ 9:53:26 (3s)		34.1mph @ 9:53:31 (1s)		14.3mph @ 9:53:20 (3s)	31.8mph @ 9:52:43 (60s)			
2022-01-29 04:52:49 AM EST	996.44mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (19°)	40.2mph at 9:52:41	13.0mph at 9:51:48	7250 / 26.6mph	38.6mph at 9:52:09	1106 / 26.1mph	41.3mph @ 9:52:41 (NoQC)	12.9mph at 9:51:53	35.4mph at 9:52:41 (1s)	16.9mph at 9:51:48 (1s)	1711 / 26.9mph
2022-01-29 04:51:43 AM EST to 2022-01-29 04:52:43 AM EST (60s)						40.0mph @ 9:52:41 (0.1s)	14.7mph @ 9:51:48 (1s)		37.2mph @ 9:52:41 (0.1s)		14.5mph @ 9:51:48 (1s)	35.6mph @ 9:52:41 (1s)			
2022-01-29 04:51:49 AM EST	996.86mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (19°)	38.1mph at 9:51:35	14.2mph at 9:51:33	6359 / 23.4mph	34.9mph at 9:51:36	956 / 22.6mph	39.9mph @ 9:51:35 (NoQC)	13.0mph at 9:51:09	32.8mph at 9:51:35 (1s)	17.6mph at 9:51:12 (1s)	1460 / 23.1mph
2022-01-29 04:50:43 AM EST to 2022-01-29 04:51:43 AM EST (60s)						36.1mph @ 9:51:35 (1s)	16.6mph @ 9:51:32 (3s)		36.1mph @ 9:51:35 (0.1s)		15.3mph @ 9:51:11 (3s)	31.8mph @ 9:51:37 (3s)			
2022-01-29 04:50:49 AM EST	996.93mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (15°)	35.0mph at 9:50:07	11.8mph at 9:50:37	6671 / 24.6mph	34.4mph at 9:50:00	1020 / 24.1mph	38.7mph @ 9:49:59 (NoQC)	11.0mph at 9:50:37	31.6mph at 9:50:02 (1s)	16.5mph at 9:50:38 (1s)	1605 / 25.3mph
2022-01-29 04:49:43 AM EST to 2022-01-29 04:50:43 AM EST (60s)						33.0mph @ 9:50:01 (1s)	14.8mph @ 9:50:38 (3s)		32.6mph @ 9:50:00 (1s)		14.5mph @ 9:50:37 (1s)	30.2mph @ 9:50:02 (3s)			
2022-01-29 04:49:49 AM EST	996.92mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (20°)	41.1mph at 9:49:04	13.9mph at 9:48:48	6766 / 24.9mph	39.6mph at 9:49:03	1046 / 24.7mph	42.6mph @ 9:48:02 (NoQC)	13.2mph at 9:48:49	37.8mph at 9:49:05 (1s)	17.7mph at 9:48:49 (1s)	1579 / 24.9mph
2022-01-29 04:48:43 AM EST to 2022-01-29 04:49:43 AM EST (60s)						41.0mph @ 9:49:04 (0.1s)	14.8mph @ 9:48:49 (1s)		38.5mph @ 9:49:02 (1s)		14.8mph @ 9:48:49 (1s)	37.8mph @ 9:49:03 (1s)			
2022-01-29 04:48:49 AM EST	996.96mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (17°)	36.5mph at 9:48:10	10.3mph at 9:48:25	6001 / 22.1mph	37.1mph at 9:47:47	891 / 21.1mph	37.1mph @ 9:48:47 (NoQC)	10.6mph at 9:48:34	32.8mph at 9:48:11 (1s)	15.2mph at 9:48:35 (1s)	1415 / 22.4mph
2022-01-29 04:48:49 AM EST						36.5mph @ 9:48:10 (0.1s)	11.0mph @ 9:48:25 (1s)		38.5mph @ 9:48:47 (NoQC)		12.2mph @ 9:48:34 (1s)	32.0mph @ 9:48:11 (1s)			

2022-01-29 04:47:43 AM EST to 2022-01-29 04:48:43 AM EST (60s)						34.8mph @ 9:48:11 (1s) 31.9mph @ 9:47:43 (3s) 26.8mph @ 9:47:43 (60s) 24.6mph @ 9:47:43 (300s)	15.2mph @ 9:48:35 (3s) 22.1mph @ 9:48:42 (60s) 24.1mph @ 9:48:42 (300s)		34.8mph @ 9:47:47 (0.1s) 32.5mph @ 9:47:47 (1s) 31.6mph @ 9:47:43 (3s) 25.8mph @ 9:47:43 (60s) 23.8mph @ 9:47:43 (300s)			33.3mph @ 9:47:43 (3s) 27.1mph @ 9:47:43 (60s) 24.7mph @ 9:47:43 (300s)	15.6mph @ 9:48:37 (3s) 22.4mph @ 9:48:42 (60s) 24.3mph @ 9:48:42 (300s)	
2022-01-29 04:47:49 AM EST  2022-01-29 04:46:43 AM EST to 2022-01-29 04:47:43 AM EST (60s)	996.61mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (20°)	43.4mph at 9:47:38 43.3mph @ 9:47:38 (0.1s) 40.0mph @ 9:47:39 (1s) 36.6mph @ 9:47:41 (3s) 28.9mph @ 9:46:54 (60s) 24.8mph @ 9:46:54 (300s)	13.2mph at 9:46:55 15.0mph @ 9:46:56 (1s) 18.4mph @ 9:46:57 (3s) 26.7mph @ 9:47:37 (60s) 24.4mph @ 9:46:43 (300s)	7293 / 26.8mph	40.0mph at 9:47:39 47.1mph @ 9:47:39 (NoQC) 42.3mph @ 9:47:39 (1s) 40.2mph @ 9:47:39 (1s) 36.4mph @ 9:47:41 (3s) 28.6mph @ 9:46:54 (60s) 24.0mph @ 9:47:18 (300s)		1098 / 25.9mph	39.3mph at 9:47:39 39.0mph @ 9:47:39 (0.1s) 38.1mph @ 9:47:40 (1s) 36.2mph @ 9:47:41 (3s) 29.2mph @ 9:46:55 (60s) 24.9mph @ 9:47:19 (300s)	18.8mph at 9:47:24 19.2mph @ 9:47:24 (1s) 20.1mph @ 9:47:25 (3s) 27.0mph @ 9:47:42 (60s) 24.5mph @ 9:46:43 (300s)	1722 / 27.1mph
2022-01-29 04:46:49 AM EST  2022-01-29 04:45:43 AM EST to 2022-01-29 04:46:43 AM EST (60s)	997.15mb	12.14V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (17°)	44.0mph at 9:46:41 43.5mph @ 9:46:41 (0.1s) 36.9mph @ 9:46:42 (1s) 35.4mph @ 9:46:42 (3s) 26.8mph @ 9:46:42 (60s) 24.4mph @ 9:46:42 (300s)	13.2mph at 9:45:51 14.3mph @ 9:45:52 (1s) 17.3mph @ 9:45:53 (3s) 23.3mph @ 9:45:53 (60s) 23.6mph @ 9:45:52 (300s)	7304 / 26.8mph	45.6mph at 9:46:42 46.9mph @ 9:46:41 (NoQC) 42.0mph @ 9:46:41 (1s) 37.8mph @ 9:46:42 (1s) 36.0mph @ 9:46:40 (3s) 26.6mph @ 9:46:42 (60s) 23.7mph @ 9:46:42 (300s)		1135 / 26.7mph	37.3mph at 9:46:42 35.9mph @ 9:46:39 (1s) 35.2mph @ 9:46:40 (3s) 27.1mph @ 9:46:43 (60s) 24.5mph @ 9:46:43 (300s)	18.3mph at 9:45:45 18.6mph @ 9:45:46 (1s) 18.8mph @ 9:45:48 (3s) 23.7mph @ 9:45:53 (60s) 23.6mph @ 9:45:49 (300s)	1727 / 27.2mph
2022-01-29 04:45:49 AM EST  2022-01-29 04:44:43 AM EST to 2022-01-29 04:45:43 AM EST (60s)	996.98mb	12.13V	31.2°F 99%	38.6°F	NNE (17°)	40.8mph at 9:45:38 40.2mph @ 9:45:38 (0.1s) 37.5mph @ 9:45:39 (1s) 34.9mph @ 9:45:39 (3s) 23.9mph @ 9:45:42 (60s) 23.7mph @ 9:45:41 (300s)	15.1mph at 9:45:30 16.3mph @ 9:44:55 (1s) 18.2mph @ 9:45:11 (3s) 20.9mph @ 9:44:43 (60s) 23.1mph @ 9:45:12 (300s)	6495 / 23.9mph	37.9mph at 9:45:21 41.4mph @ 9:45:34 (NoQC) 37.4mph @ 9:45:34 (0.1s) 36.6mph @ 9:45:21 (1s) 31.4mph @ 9:45:22 (3s) 23.0mph @ 9:45:42 (60s) 22.8mph @ 9:45:41 (300s)		977 / 23.1mph	35.4mph at 9:45:38 34.5mph @ 9:45:39 (1s) 33.0mph @ 9:45:39 (3s) 24.0mph @ 9:45:42 (60s) 23.7mph @ 9:45:42 (300s)	18.3mph at 9:44:46 18.8mph @ 9:44:46 (1s) 19.4mph @ 9:44:46 (3s) 20.9mph @ 9:44:43 (60s) 23.1mph @ 9:45:12 (300s)	1521 / 24.0mph
2022-01-29 04:44:49 AM EST  2022-01-29 04:43:43 AM EST to 2022-01-29 04:44:43 AM EST (60s)	997.09mb	12.14V	31.2°F 99%	38.7°F	NNE (19°)	36.9mph at 9:44:23 36.7mph @ 9:44:23 (0.1s) 33.8mph @ 9:44:23 (1s) 32.1mph @ 9:44:26 (3s) 24.4mph @ 9:43:43 (60s) 24.3mph @ 9:43:43 (300s)	11.5mph at 9:43:44 12.4mph @ 9:43:44 (1s) 14.2mph @ 9:43:59 (3s) 19.7mph @ 9:44:21 (60s) 23.6mph @ 9:44:21 (300s)	5671 / 20.9mph	35.6mph at 9:44:23 36.7mph @ 9:44:23 (NoQC) 33.4mph @ 9:44:23 (0.1s) 32.1mph @ 9:44:24 (1s) 31.1mph @ 9:44:25 (3s) 23.7mph @ 9:43:43 (60s) 23.5mph @ 9:43:43 (300s)		841 / 19.9mph	32.6mph at 9:44:23 31.9mph @ 9:44:24 (1s) 30.7mph @ 9:44:25 (3s) 24.5mph @ 9:43:43 (60s) 24.6mph @ 9:43:43 (300s)	14.9mph at 9:44:03 15.3mph @ 9:44:04 (1s) 15.9mph @ 9:44:04 (3s) 19.8mph @ 9:44:16 (60s) 23.6mph @ 9:44:42 (300s)	1322 / 21.0mph
2022-01-29 04:43:49 AM EST  2022-01-29 04:42:43 AM EST to 2022-01-29 04:43:43 AM EST (60s)	996.99mb	12.14V	31.2°F 99%	38.7°F	NNE (21°)	41.3mph at 9:42:49 41.1mph @ 9:42:49 (0.1s) 39.0mph @ 9:42:50 (1s) 37.1mph @ 9:42:51 (3s) 28.2mph @ 9:42:54 (60s) 24.9mph @ 9:43:01 (300s)	14.8mph at 9:43:35 15.6mph @ 9:43:35 (1s) 17.9mph @ 9:43:35 (3s) 24.4mph @ 9:43:42 (60s) 24.3mph @ 9:43:37 (300s)	6634 / 24.4mph	40.6mph at 9:42:50 45.8mph @ 9:42:50 (NoQC) 41.1mph @ 9:42:50 (0.1s) 39.3mph @ 9:42:50 (1s) 37.1mph @ 9:42:50 (3s) 27.0mph @ 9:42:56 (60s) 24.0mph @ 9:43:01 (300s)		1004 / 23.7mph	39.7mph at 9:42:50 39.5mph @ 9:42:50 (0.1s) 38.4mph @ 9:42:50 (1s) 36.7mph @ 9:42:51 (3s) 28.1mph @ 9:42:56 (60s) 24.8mph @ 9:43:01 (300s)	17.2mph at 9:43:12 17.6mph @ 9:43:12 (1s) 18.6mph @ 9:43:37 (3s) 24.5mph @ 9:43:42 (60s) 24.3mph @ 9:43:42 (300s)	1553 / 24.5mph
2022-01-29 04:42:49 AM EST  2022-01-29 04:41:43 AM EST to 2022-01-29 04:42:43 AM EST (60s)	996.76mb	12.14V	31.2°F 99%	38.7°F	NNE (19°)	40.2mph at 9:41:58 40.0mph @ 9:41:58 (0.1s) 39.0mph @ 9:41:58 (1s) 37.0mph @ 9:41:59 (3s) 26.1mph @ 9:42:43	15.3mph at 9:41:50 16.5mph @ 9:41:51 (1s) 17.7mph @ 9:41:53 (3s) 23.0mph @ 9:41:53 (60s) 24.1mph @ 9:42:19	7103 / 26.1mph	41.6mph at 9:42:31 45.2mph @ 9:41:58 (NoQC) 40.2mph @ 9:41:58 (0.1s) 39.0mph @ 9:41:58 (1s) 36.4mph @ 9:41:59		1058 / 24.9mph	36.0mph at 9:41:52 35.3mph @ 9:41:58 (1s) 34.3mph @ 9:41:59 (3s) 25.8mph @ 9:42:42 (60s) 24.3mph @ 9:41:49	18.5mph at 9:41:52 18.7mph @ 9:41:52 (1s) 19.1mph @ 9:41:53 (3s) 22.9mph @ 9:41:43 (60s) 24.0mph @ 9:42:19	1640 / 25.8mph

04:42:43 AM EST (60s)						(60s) 24.4mph @ 9:41:47 (300s)	(300s)		(30s) 25.2mph @ 9:42:09 (60s) 23.5mph @ 9:41:47 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)		
2022-01-29 04:41:49 AM EST						40.7mph at 9:41:19	12.1mph at 9:41:07		42.7mph at 9:41:18			10.3mph at 9:41:08	37.0mph at 9:41:18	15.4mph at 9:41:08	
2022-01-29 04:40:43 AM EST to 2022-01-29 04:41:43 AM EST (60s)	996.94mb	12.14V	31.2°F 99%	38.7°F	NNE (17°)	40.3mph @ 9:41:19 (0.1s) 38.1mph @ 9:41:21 (1s) 36.6mph @ 9:41:21 (3s) 23.5mph @ 9:40:43 (60s) 24.4mph @ 9:41:40 (300s)	13.2mph @ 9:41:08 (1s) 14.3mph @ 9:41:08 (3s) 19.6mph @ 9:41:13 (60s) 23.6mph @ 9:40:45 (300s)	6243 / 23.0mph		946 / 22.3mph		11.8mph @ 9:41:08 (1s) 13.2mph @ 9:41:00 (3s) 18.9mph @ 9:41:13 (60s) 22.6mph @ 9:41:08 (300s)	35.2mph @ 9:41:21 (1s) 34.4mph @ 9:41:22 (3s) 23.7mph @ 9:40:43 (60s) 24.2mph @ 9:41:42 (300s)	15.9mph @ 9:41:08 (1s) 16.2mph @ 9:41:08 (3s) 19.9mph @ 9:41:14 (60s) 23.4mph @ 9:41:09 (300s)	1450 / 22.9mph
2022-01-29 04:40:49 AM EST						38.2mph at 9:39:46	10.3mph at 9:40:31		35.8mph at 9:39:44			10.2mph at 9:40:31	34.9mph at 9:39:45	15.0mph at 9:40:31	
2022-01-29 04:39:43 AM EST to 2022-01-29 04:40:43 AM EST (60s)	996.78mb	12.14V	31.2°F 99%	38.7°F	NNE (22°)	38.0mph @ 9:39:46 (0.1s) 36.6mph @ 9:39:46 (1s) 34.4mph @ 9:39:46 (3s) 25.9mph @ 9:40:17 (60s) 24.4mph @ 9:40:07 (300s)	10.9mph @ 9:40:31 (1s) 13.1mph @ 9:40:33 (3s) 23.5mph @ 9:40:42 (60s) 23.6mph @ 9:40:42 (300s)	6382 / 23.5mph		963 / 22.7mph		11.1mph @ 9:40:32 (1s) 13.4mph @ 9:40:33 (3s) 22.6mph @ 9:40:41 (60s) 22.7mph @ 9:40:43 (300s)	34.4mph @ 9:39:46 (1s) 33.0mph @ 9:39:47 (3s) 25.9mph @ 9:40:26 (60s) 24.2mph @ 9:40:08 (300s)	15.3mph @ 9:40:32 (1s) 15.9mph @ 9:40:33 (3s) 23.7mph @ 9:40:42 (60s) 23.5mph @ 9:40:43 (300s)	1502 / 23.7mph
2022-01-29 04:39:49 AM EST						37.5mph at 9:39:35	14.0mph at 9:39:07		37.0mph at 9:38:43			11.5mph at 9:39:00	32.8mph at 9:39:36	17.8mph at 9:39:03	
2022-01-29 04:38:43 AM EST to 2022-01-29 04:39:43 AM EST (60s)	996.80mb	12.14V	31.2°F 99%	38.7°F	NNE (18°)	37.1mph @ 9:39:35 (0.1s) 35.1mph @ 9:39:36 (1s) 31.4mph @ 9:39:37 (3s) 26.1mph @ 9:39:01 (60s) 24.4mph @ 9:38:57 (300s)	16.2mph @ 9:39:08 (1s) 18.4mph @ 9:39:02 (3s) 24.0mph @ 9:39:35 (60s) 24.1mph @ 9:39:18 (300s)	6638 / 24.4mph		1002 / 23.6mph		13.1mph @ 9:39:00 (1s) 15.7mph @ 9:39:02 (3s) 23.3mph @ 9:39:35 (60s) 23.1mph @ 9:39:14 (300s)	32.0mph @ 9:39:36 (1s) 30.1mph @ 9:39:38 (3s) 25.9mph @ 9:39:01 (60s) 24.0mph @ 9:38:59 (300s)	18.1mph @ 9:39:03 (1s) 18.8mph @ 9:39:03 (3s) 24.2mph @ 9:39:36 (60s) 23.8mph @ 9:39:14 (300s)	1553 / 24.5mph
2022-01-29 04:38:49 AM EST						38.4mph at 9:38:33	13.0mph at 9:38:00		36.8mph at 9:38:34			12.5mph at 9:38:00	34.6mph at 9:38:34	17.3mph at 9:38:01	
2022-01-29 04:37:43 AM EST to 2022-01-29 04:38:43 AM EST (60s)	996.79mb	12.14V	31.3°F 99%	38.8°F	NNE (18°)	38.3mph @ 9:38:33 (0.1s) 35.7mph @ 9:38:34 (1s) 34.5mph @ 9:38:36 (3s) 26.5mph @ 9:37:45 (60s) 24.7mph @ 9:37:49 (300s)	14.3mph @ 9:38:01 (1s) 17.8mph @ 9:38:01 (3s) 24.2mph @ 9:38:25 (60s) 24.1mph @ 9:38:14 (300s)	6670 / 24.6mph		1000 / 23.6mph		14.9mph @ 9:37:54 (60s) 16.6mph @ 9:37:55 (3s) 22.9mph @ 9:38:30 (60s) 23.1mph @ 9:38:26 (300s)	33.5mph @ 9:38:34 (1s) 32.7mph @ 9:38:36 (3s) 26.0mph @ 9:37:50 (60s) 24.4mph @ 9:37:49 (300s)	18.0mph @ 9:38:01 (1s) 19.1mph @ 9:37:56 (3s) 23.9mph @ 9:38:27 (60s) 23.9mph @ 9:38:16 (300s)	1557 / 24.6mph
2022-01-29 04:37:49 AM EST						38.3mph at 9:37:17	14.9mph at 9:37:31		37.8mph at 9:36:59			13.1mph at 9:37:32	34.5mph at 9:37:04	18.5mph at 9:36:45	
2022-01-29 04:36:43 AM EST to 2022-01-29 04:37:43 AM EST (60s)	996.68mb	12.14V	31.3°F 99%	38.8°F	NNE (20°)	38.0mph @ 9:37:17 (0.1s) 36.5mph @ 9:37:04 (1s) 34.2mph @ 9:37:05 (3s) 26.5mph @ 9:37:42 (60s) 24.7mph @ 9:37:42 (300s)	16.1mph @ 9:37:32 (1s) 19.7mph @ 9:37:33 (3s) 18.8mph @ 9:36:45 (60s) 24.2mph @ 9:36:54 (300s)	7204 / 26.5mph		1070 / 25.2mph		15.7mph @ 9:37:32 (1s) 18.1mph @ 9:36:47 (3s) 18.1mph @ 9:36:47 (60s) 23.3mph @ 9:36:53 (300s)	34.0mph @ 9:37:04 (1s) 32.4mph @ 9:37:18 (3s) 25.6mph @ 9:37:42 (60s) 24.4mph @ 9:36:43 (300s)	18.9mph @ 9:36:45 (1s) 19.3mph @ 9:36:47 (3s) 18.7mph @ 9:36:47 (60s) 24.1mph @ 9:36:54 (300s)	1626 / 25.6mph
2022-01-29 04:36:49 AM EST						33.5mph at 9:35:43	11.7mph at 9:36:30		31.5mph at 9:35:44			9.7mph at 9:36:08	30.4mph at 9:35:44	13.9mph at 9:36:35	
2022-01-29 04:35:43 AM EST to 2022-01-29 04:36:43 AM EST (60s)	996.54mb	12.14V	31.3°F 99%	38.8°F	NNE (19°)	33.3mph @ 9:35:43 (0.1s) 31.3mph @ 9:35:44 (1s) 29.5mph @ 9:35:44 (3s) 26.7mph @ 9:35:44 (60s) 25.6mph @ 9:35:47 (300s)	13.1mph @ 9:36:34 (1s) 13.8mph @ 9:35:57 (3s) 19.1mph @ 9:36:42 (60s) 24.4mph @ 9:36:42 (300s)	5182 / 19.2mph		782 / 18.5mph		11.1mph @ 9:36:35 (1s) 13.3mph @ 9:36:35 (3s) 18.5mph @ 9:36:42 (60s) 23.6mph @ 9:35:45 (300s)	29.3mph @ 9:35:44 (1s) 28.4mph @ 9:35:45 (3s) 26.1mph @ 9:35:45 (60s) 25.5mph @ 9:35:47 (300s)	14.3mph @ 9:36:35 (1s) 14.7mph @ 9:36:37 (3s) 19.1mph @ 9:36:43 (60s) 24.4mph @ 9:36:43 (300s)	1207 / 19.2mph

2022-01-29 04:35:49 AM EST	996.74mb	12.14V	31.3°F 99%	38.8°F	NNE (15°)	41.4mph at 9:35:10	15.3mph at 9:35:31	7247 / 26.6mph	38.3mph at 9:35:12	1091 / 25.7mph	12.5mph at 9:35:32	36.2mph at 9:35:11	17.8mph at 9:34:57	1658 / 26.1mph
2022-01-29 04:34:42 AM EST to 2022-01-29 04:35:42 AM EST (60s)						41.3mph @ 9:35:10 (0.1s)	15.9mph @ 9:35:32 (1s)		44.6mph @ 9:35:09 (NoQC)		14.6mph @ 9:35:33 (1s)	35.7mph @ 9:35:11 (1s)	18.2mph @ 9:35:33 (1s)	
2022-01-29 04:33:42 AM EST to 2022-01-29 04:34:42 AM EST (60s)	996.99mb	12.14V	31.3°F 99%	38.8°F	NNE (21°)	36.8mph at 9:33:49	15.9mph at 9:34:19	6713 / 24.7mph	36.3mph at 9:33:49	981 / 23.2mph	11.3mph at 9:34:38	32.8mph at 9:33:49	18.8mph at 9:34:38	1542 / 24.3mph
2022-01-29 04:33:42 AM EST to 2022-01-29 04:34:42 AM EST (60s)						36.7mph @ 9:33:49 (0.1s)	17.3mph @ 9:33:55 (1s)		37.1mph @ 9:33:09 (NoQC)		13.1mph @ 9:34:38 (1s)	32.2mph @ 9:33:49 (1s)	19.0mph @ 9:34:39 (1s)	
2022-01-29 04:32:42 AM EST to 2022-01-29 04:33:42 AM EST (60s)	997.01mb	12.14V	31.3°F 99%	38.9°F	NNE (15°)	42.9mph at 9:32:51	14.9mph at 9:33:26	7165 / 26.3mph	39.9mph at 9:32:51	1082 / 25.5mph	14.5mph at 9:33:31	36.4mph at 9:32:51	18.6mph at 9:32:46	1669 / 26.3mph
2022-01-29 04:32:42 AM EST to 2022-01-29 04:33:42 AM EST (60s)						42.8mph @ 9:32:51 (0.1s)	15.9mph @ 9:33:27 (1s)		43.5mph @ 9:32:51 (NoQC)		16.2mph @ 9:33:32 (1s)	35.4mph @ 9:32:52 (1s)	18.9mph @ 9:32:47 (1s)	
2022-01-29 04:31:42 AM EST to 2022-01-29 04:32:42 AM EST (60s)	997.08mb	12.14V	31.3°F 99%	38.9°F	NNE (12°)	40.4mph at 9:32:13	11.4mph at 9:32:08	6905 / 25.4mph	42.2mph at 9:31:50	1072 / 25.3mph	11.4mph at 9:32:07	36.6mph at 9:32:13	15.7mph at 9:32:08	1652 / 26.0mph
2022-01-29 04:31:42 AM EST to 2022-01-29 04:32:42 AM EST (60s)						40.3mph @ 9:32:13 (0.1s)	11.9mph @ 9:32:08 (1s)		45.8mph @ 9:31:50 (NoQC)		12.9mph @ 9:32:07 (1s)	35.7mph @ 9:32:13 (1s)	16.1mph @ 9:32:08 (1s)	
2022-01-29 04:30:42 AM EST to 2022-01-29 04:31:42 AM EST (60s)	996.69mb	12.14V	31.3°F 99%	38.9°F	NNE (19°)	40.5mph at 9:31:05	13.5mph at 9:30:50	6761 / 24.9mph	41.7mph at 9:31:06	1021 / 24.1mph	12.5mph at 9:30:50	36.9mph at 9:31:05	15.4mph at 9:30:54	1576 / 24.9mph
2022-01-29 04:30:42 AM EST to 2022-01-29 04:31:42 AM EST (60s)						40.4mph @ 9:31:05 (0.1s)	14.1mph @ 9:30:50 (1s)		44.9mph @ 9:31:05 (NoQC)		13.9mph @ 9:30:51 (1s)	34.4mph @ 9:31:06 (1s)	16.1mph @ 9:30:54 (1s)	
2022-01-29 04:29:42 AM EST to 2022-01-29 04:30:42 AM EST (60s)	996.99mb	12.14V	31.3°F 99%	38.9°F	NNE (22°)	42.2mph at 9:29:42	16.6mph at 9:30:29	7217 / 26.5mph	40.0mph at 9:29:43	1095 / 25.8mph	15.1mph at 9:30:32	38.7mph at 9:29:43	18.3mph at 9:30:32	1667 / 26.3mph
2022-01-29 04:29:42 AM EST to 2022-01-29 04:30:42 AM EST (60s)						41.9mph @ 9:29:43 (0.1s)	18.4mph @ 9:30:23 (1s)		47.1mph @ 9:29:42 (NoQC)		17.9mph @ 9:30:32 (1s)	37.6mph @ 9:29:43 (1s)	19.4mph @ 9:30:33 (1s)	
2022-01-29 04:28:49 AM EST	996.72mb	12.14V	31.3°F 99%	38.9°F	NNE (18°)	40.4mph at 9:29:41	13.5mph at 9:29:02	7092 / 26.1mph	40.6mph at 9:29:33	1053 / 24.8mph	13.3mph at 9:29:26	36.8mph at 9:29:41	17.7mph at 9:29:23	1637 / 25.8mph
2022-01-29 04:28:49 AM EST						40.2mph @ 9:29:41 (0.1s)	14.9mph @ 9:29:02 (1s)		44.5mph @ 9:29:41 (NoQC)		15.9mph @ 9:29:26 (1s)	35.4mph @ 9:29:42 (1s)	18.1mph @ 9:29:23 (1s)	

2022-01-29 04:28:42 AM EST to 2022-01-29 04:29:42 AM EST (60s)						37.1mph @ 9:28:56 (1s) 34.9mph @ 9:29:41 (3s) 26.2mph @ 9:29:34 (60s) 25.1mph @ 9:29:41 (300s)	17.5mph @ 9:29:23 (3s) 22.8mph @ 9:28:42 (60s) 24.4mph @ 9:28:42 (300s)		39.7mph @ 9:29:41 (0.1s) 37.8mph @ 9:29:41 (1s) 33.5mph @ 9:28:57 (3s) 24.9mph @ 9:29:34 (60s) 24.1mph @ 9:29:41 (300s)			17.1mph @ 9:29:28 (3s) 22.2mph @ 9:28:42 (60s) 23.6mph @ 9:29:42 (300s)	33.1mph @ 9:29:42 (3s) 25.2mph @ 9:29:34 (60s) 25.2mph @ 9:29:41 (300s)	18.5mph @ 9:29:25 (3s) 22.9mph @ 9:28:42 (60s) 24.6mph @ 9:29:42 (300s)	
2022-01-29 04:28:49 AM EST  2022-01-29 04:27:42 AM EST to 2022-01-29 04:28:42 AM EST (60s)	997.23mb	12.14V	31.3°F 99%	38.9°F	NNE (15°)	40.9mph at 9:28:35 40.7mph @ 9:28:35 (0.1s) 36.8mph @ 9:28:35 (1s) 34.4mph @ 9:28:37 (3s) 25.6mph @ 9:27:42 (60s) 24.5mph @ 9:28:35 (300s)	11.2mph at 9:27:47 12.2mph @ 9:27:47 (1s) 14.9mph @ 9:27:48 (3s) 21.9mph @ 9:28:33 (60s) 23.8mph @ 9:27:56 (300s)	6186 / 22.8mph	38.8mph at 9:28:35 43.1mph @ 9:28:35 (NoQC) 38.5mph @ 9:28:35 (1s) 36.2mph @ 9:28:35 (1s) 31.8mph @ 9:28:37 (60s) 24.6mph @ 9:27:42 (60s) 23.7mph @ 9:28:36 (300s)	9.4mph at 9:27:47 10.5mph @ 9:27:47 (1s) 12.5mph @ 9:27:48 (3s) 21.5mph @ 9:28:34 (60s) 22.9mph @ 9:27:57 (300s)	941 / 22.2mph	34.7mph at 9:28:35 33.5mph @ 9:28:36 (1s) 32.9mph @ 9:28:38 (3s) 25.8mph @ 9:27:42 (60s) 24.7mph @ 9:28:35 (300s)	15.9mph at 9:27:47 16.5mph @ 9:27:48 (1s) 17.9mph @ 9:27:48 (3s) 22.3mph @ 9:28:34 (60s) 24.1mph @ 9:27:58 (300s)	1450 / 22.9mph	
2022-01-29 04:27:49 AM EST  2022-01-29 04:26:42 AM EST to 2022-01-29 04:27:42 AM EST (60s)	997.41mb	12.14V	31.3°F 99%	39.0°F	NNE (17°)	41.9mph at 9:27:26 41.5mph @ 9:27:26 (0.1s) 39.4mph @ 9:27:26 (1s) 38.0mph @ 9:27:27 (3s) 26.3mph @ 9:27:33 (60s) 24.4mph @ 9:27:36 (300s)	14.1mph at 9:27:01 15.2mph @ 9:27:02 (1s) 17.1mph @ 9:27:02 (3s) 24.7mph @ 9:27:05 (60s) 24.1mph @ 9:27:22 (300s)	6956 / 25.6mph	37.4mph at 9:26:55 42.8mph @ 9:27:26 (NoQC) 38.5mph @ 9:27:26 (1s) 38.6mph @ 9:27:26 (1s) 36.7mph @ 9:27:27 (3s) 25.1mph @ 9:27:39 (60s) 23.7mph @ 9:26:47 (300s)	11.4mph at 9:27:01 12.5mph @ 9:27:01 (1s) 14.5mph @ 9:27:03 (3s) 23.7mph @ 9:27:05 (60s) 23.3mph @ 9:27:22 (300s)	1047 / 24.7mph	37.7mph at 9:27:27 36.8mph @ 9:27:27 (1s) 35.7mph @ 9:27:28 (3s) 26.3mph @ 9:27:34 (60s) 24.6mph @ 9:26:45 (300s)	17.9mph at 9:27:01 18.1mph @ 9:27:02 (1s) 18.7mph @ 9:27:03 (3s) 24.9mph @ 9:27:22 (60s) 24.3mph @ 9:27:23 (300s)	1641 / 25.9mph	
2022-01-29 04:26:49 AM EST  2022-01-29 04:25:42 AM EST to 2022-01-29 04:26:42 AM EST (60s)	996.96mb	12.14V	31.3°F 99%	39.0°F	NNE (18°)	39.4mph at 9:26:41 39.2mph @ 9:26:41 (0.1s) 36.8mph @ 9:26:41 (1s) 32.6mph @ 9:25:50 (3s) 27.2mph @ 9:26:02 (60s) 24.9mph @ 9:26:05 (300s)	15.1mph at 9:26:12 16.1mph @ 9:26:07 (1s) 17.3mph @ 9:26:13 (3s) 24.2mph @ 9:26:33 (60s) 24.2mph @ 9:26:34 (300s)	6942 / 25.5mph	38.9mph at 9:26:17 40.5mph @ 9:25:44 (NoQC) 36.5mph @ 9:26:17 (0.1s) 36.2mph @ 9:25:45 (1s) 31.8mph @ 9:25:50 (3s) 26.2mph @ 9:26:03 (60s) 24.2mph @ 9:26:05 (300s)	11.7mph at 9:26:13 13.2mph @ 9:26:14 (1s) 16.6mph @ 9:25:43 (3s) 23.5mph @ 9:26:34 (60s) 23.6mph @ 9:26:39 (300s)	1043 / 24.6mph	34.8mph at 9:26:41 33.7mph @ 9:26:41 (1s) 31.3mph @ 9:25:47 (3s) 27.3mph @ 9:26:03 (60s) 25.1mph @ 9:26:05 (300s)	18.6mph at 9:26:11 19.1mph @ 9:26:11 (1s) 19.5mph @ 9:26:11 (3s) 24.7mph @ 9:26:33 (60s) 24.6mph @ 9:26:40 (300s)	1641 / 25.9mph	
2022-01-29 04:25:49 AM EST  2022-01-29 04:24:42 AM EST to 2022-01-29 04:25:42 AM EST (60s)	997.40mb	12.14V	31.4°F 99%	39.0°F	NNE (17°)	41.8mph at 9:25:12 41.5mph @ 9:25:12 (0.1s) 40.1mph @ 9:25:13 (1s) 37.0mph @ 9:25:14 (3s) 25.7mph @ 9:25:40 (60s) 24.5mph @ 9:25:39 (300s)	15.5mph at 9:24:48 16.1mph @ 9:24:49 (1s) 17.3mph @ 9:24:50 (3s) 21.7mph @ 9:25:03 (60s) 23.9mph @ 9:25:02 (300s)	6900 / 25.4mph	42.9mph at 9:25:13 46.2mph @ 9:25:24 (NoQC) 41.2mph @ 9:25:12 (0.1s) 41.1mph @ 9:25:13 (1s) 36.5mph @ 9:25:14 (3s) 24.8mph @ 9:25:40 (60s) 23.8mph @ 9:25:39 (300s)	11.5mph at 9:24:55 13.3mph @ 9:24:56 (1s) 16.8mph @ 9:24:57 (3s) 20.8mph @ 9:25:03 (60s) 23.1mph @ 9:25:02 (300s)	1038 / 24.5mph	37.8mph at 9:25:13 37.6mph @ 9:25:13 (0.1s) 37.2mph @ 9:25:13 (1s) 36.0mph @ 9:25:15 (3s) 25.8mph @ 9:25:40 (60s) 24.7mph @ 9:25:40 (300s)	17.2mph at 9:24:50 17.7mph @ 9:24:50 (1s) 19.4mph @ 9:24:51 (3s) 22.0mph @ 9:25:03 (60s) 24.2mph @ 9:25:03 (300s)	1626 / 25.6mph	
2022-01-29 04:24:49 AM EST  2022-01-29 04:23:42 AM EST to 2022-01-29 04:24:42 AM EST (60s)	997.07mb	12.13V	31.4°F 99%	39.0°F	N (11°)	34.1mph at 9:23:58 34.0mph @ 9:23:58 (0.1s) 31.6mph @ 9:23:59 (1s) 31.3mph @ 9:23:42 (3s) 24.5mph @ 9:24:33 (60s) 24.5mph @ 9:24:10 (300s)	12.8mph at 9:24:34 14.4mph @ 9:23:53 (1s) 16.9mph @ 9:24:39 (3s) 21.0mph @ 9:23:56 (60s) 24.0mph @ 9:24:40 (300s)	6178 / 22.8mph	34.7mph at 9:23:44 40.3mph @ 9:23:43 (NoQC) 36.0mph @ 9:23:43 (0.1s) 32.3mph @ 9:23:44 (1s) 29.7mph @ 9:23:42 (3s) 23.6mph @ 9:24:33 (60s) 23.7mph @ 9:24:10 (300s)	12.1mph at 9:24:38 13.8mph @ 9:24:38 (1s) 16.2mph @ 9:24:21 (3s) 20.5mph @ 9:23:56 (60s) 23.2mph @ 9:23:42 (300s)	937 / 22.1mph	30.8mph at 9:23:44 30.0mph @ 9:23:44 (1s) 31.2mph @ 9:23:42 (3s) 24.1mph @ 9:24:34 (60s) 24.7mph @ 9:24:10 (300s)	16.8mph at 9:23:53 17.3mph @ 9:23:53 (1s) 18.4mph @ 9:24:40 (3s) 21.4mph @ 9:23:58 (60s) 24.2mph @ 9:23:42 (300s)	1439 / 22.8mph	
2022-01-29 04:23:49 AM EST  2022-01-29 04:22:42 AM EST to 2022-01-29 04:23:42 AM EST (60s)	997.20mb	12.14V	31.4°F 99%	39.0°F	NNE (13°)	41.2mph at 9:23:37 41.0mph @ 9:23:37 (0.1s) 37.3mph @ 9:23:37 (1s) 35.3mph @ 9:23:37 (3s) 26.3mph @ 9:22:47	10.8mph at 9:23:18 11.0mph @ 9:23:18 (1s) 12.0mph @ 9:23:19 (3s) 21.1mph @ 9:23:33 (60s) 23.8mph @ 9:23:33	5888 / 21.7mph	37.8mph at 9:23:37 40.8mph @ 9:23:37 (NoQC) 36.7mph @ 9:23:37 (0.1s) 34.9mph @ 9:23:35 (1s) 33.5mph @ 9:23:37	9.6mph at 9:23:23 10.4mph @ 9:23:20 (1s) 11.0mph @ 9:23:20 (3s) 20.4mph @ 9:23:33 (60s) 23.1mph @ 9:23:34	884 / 20.9mph	34.2mph at 9:23:37 33.6mph @ 9:23:37 (1s) 33.0mph @ 9:23:38 (3s) 26.7mph @ 9:22:44 (60s) 24.8mph @ 9:22:57	12.7mph at 9:23:19 12.8mph @ 9:23:19 (1s) 13.2mph @ 9:23:20 (3s) 21.8mph @ 9:23:34 (60s) 24.1mph @ 9:23:35	1402 / 22.2mph	



04:23:42 AM EST (60s)						(60s) 24.7mph @ 9:22:52 (300s)	(300s)		(3s) 26.1mph @ 9:22:42 (60s) 23.8mph @ 9:22:57 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)		
2022-01-29 04:22:49 AM EST  2022-01-29 04:21:42 AM EST to 2022-01-29 04:22:42 AM EST (60s)	997.39mb	12.14V	31.4°F 99%	39.0°F	N (11°)	40.2mph at 9:22:39 39.9mph @ 9:22:39 (0.1s) 36.8mph @ 9:22:39 (1s) 35.0mph @ 9:22:40 (3s) 28.2mph @ 9:22:02 (60s) 24.4mph @ 9:22:41 (300s)	16.2mph at 9:22:05 17.2mph @ 9:22:03 (1s) 18.7mph @ 9:22:05 (1s) 25.6mph @ 9:22:37 (60s) 23.9mph @ 9:21:42 (300s)	7155 / 26.3mph	37.8mph at 9:22:38 41.1mph @ 9:22:38 (NoQC) 37.1mph @ 9:22:38 (0.1s) 35.8mph @ 9:22:38 (1s) 34.8mph @ 9:22:40 (3s) 27.8mph @ 9:22:09 (60s) 23.5mph @ 9:22:41 (300s)	(300s)	14.1mph at 9:22:35 16.5mph @ 9:22:35 (1s) 18.9mph @ 9:22:05 (3s) 25.2mph @ 9:21:42 (60s) 22.8mph @ 9:21:42 (300s)	1106 / 26.1mph	37.3mph at 9:22:39 35.7mph @ 9:22:39 (1s) 34.6mph @ 9:22:41 (3s) 28.7mph @ 9:22:09 (60s) 24.5mph @ 9:22:33 (300s)	18.5mph at 9:22:35 18.8mph @ 9:22:36 (1s) 20.4mph @ 9:22:36 (3s) 26.2mph @ 9:22:38 (60s) 23.9mph @ 9:21:42 (300s)	1697 / 26.7mph
2022-01-29 04:21:49 AM EST  2022-01-29 04:20:42 AM EST to 2022-01-29 04:21:42 AM EST (60s)	997.37mb	12.14V	31.4°F 99%	39.1°F	NNE (17°)	44.4mph at 9:21:22 44.2mph @ 9:21:22 (0.1s) 42.2mph @ 9:21:23 (1s) 35.5mph @ 9:21:12 (3s) 26.0mph @ 9:21:39 (60s) 24.3mph @ 9:20:42 (300s)	14.3mph at 9:20:50 16.0mph @ 9:20:58 (1s) 17.2mph @ 9:20:59 (3s) 22.4mph @ 9:21:02 (60s) 23.7mph @ 9:21:08 (300s)	7021 / 25.8mph	46.0mph at 9:21:23 48.1mph @ 9:21:23 (NoQC) 43.1mph @ 9:21:23 (0.1s) 40.9mph @ 9:21:23 (1s) 35.5mph @ 9:21:25 (3s) 25.2mph @ 9:21:41 (60s) 23.1mph @ 9:20:43 (300s)	(300s)	9.3mph at 9:20:57 11.3mph @ 9:20:57 (1s) 15.1mph @ 9:20:58 (3s) 21.1mph @ 9:21:03 (60s) 22.6mph @ 9:21:09 (300s)	1074 / 25.3mph	40.0mph at 9:21:23 39.7mph @ 9:21:23 (0.1s) 38.0mph @ 9:21:23 (1s) 35.9mph @ 9:21:25 (3s) 26.3mph @ 9:21:41 (60s) 24.1mph @ 9:20:43 (300s)	17.1mph at 9:20:58 17.5mph @ 9:20:58 (1s) 18.2mph @ 9:20:59 (3s) 22.4mph @ 9:21:03 (60s) 23.6mph @ 9:21:09 (300s)	1675 / 26.4mph
2022-01-29 04:20:49 AM EST  2022-01-29 04:19:42 AM EST to 2022-01-29 04:20:42 AM EST (60s)	997.44mb	12.14V	31.4°F 99%	39.1°F	NNE (18°)	35.7mph at 9:20:40 35.6mph @ 9:20:40 (0.1s) 32.4mph @ 9:19:43 (1s) 30.9mph @ 9:19:44 (3s) 25.0mph @ 9:20:31 (60s) 25.0mph @ 9:19:49 (300s)	12.4mph at 9:19:57 13.4mph @ 9:19:57 (1s) 15.9mph @ 9:19:58 (3s) 22.9mph @ 9:19:42 (60s) 24.2mph @ 9:20:39 (300s)	6340 / 23.4mph	35.7mph at 9:19:43 37.2mph @ 9:19:43 (NoQC) 33.9mph @ 9:19:43 (1s) 32.8mph @ 9:19:43 (1s) 31.2mph @ 9:19:44 (3s) 24.0mph @ 9:20:22 (60s) 24.0mph @ 9:19:50 (300s)	(300s)	12.0mph at 9:19:57 13.1mph @ 9:20:39 (1s) 16.4mph @ 9:20:39 (3s) 21.8mph @ 9:19:42 (60s) 24.1mph @ 9:20:41 (300s)	944 / 22.3mph	31.1mph at 9:19:43 30.3mph @ 9:19:44 (1s) 29.7mph @ 9:19:44 (3s) 24.9mph @ 9:20:29 (60s) 23.1mph @ 9:20:41 (300s)	17.0mph at 9:20:39 17.3mph @ 9:20:39 (1s) 18.3mph @ 9:20:39 (3s) 22.5mph @ 9:19:42 (60s) 24.1mph @ 9:20:41 (300s)	1478 / 23.4mph
2022-01-29 04:19:49 AM EST  2022-01-29 04:18:42 AM EST to 2022-01-29 04:19:42 AM EST (60s)	997.26mb	12.14V	31.4°F 99%	39.1°F	NNE (16°)	37.1mph at 9:19:37 36.9mph @ 9:19:37 (0.1s) 35.5mph @ 9:19:37 (1s) 34.4mph @ 9:19:37 (3s) 23.7mph @ 9:18:52 (60s) 25.4mph @ 9:18:42 (300s)	13.6mph at 9:18:58 13.9mph @ 9:18:59 (0.1s) 14.8mph @ 9:19:00 (3s) 21.6mph @ 9:19:08 (60s) 24.4mph @ 9:19:28 (300s)	6227 / 23.0mph	35.4mph at 9:19:35 38.5mph @ 9:19:35 (NoQC) 34.9mph @ 9:19:35 (0.1s) 33.7mph @ 9:19:35 (1s) 32.3mph @ 9:19:37 (3s) 22.4mph @ 9:18:52 (60s) 24.5mph @ 9:18:42 (300s)	(300s)	11.9mph at 9:18:53 13.7mph @ 9:18:54 (1s) 15.7mph @ 9:19:01 (3s) 20.5mph @ 9:19:08 (60s) 23.4mph @ 9:19:29 (300s)	924 / 21.8mph	34.4mph at 9:19:37 33.1mph @ 9:19:37 (1s) 32.5mph @ 9:19:38 (3s) 23.7mph @ 9:18:52 (60s) 25.5mph @ 9:18:42 (300s)	16.1mph at 9:19:00 16.3mph @ 9:19:00 (1s) 16.8mph @ 9:19:00 (3s) 21.6mph @ 9:19:10 (60s) 24.3mph @ 9:19:28 (300s)	1424 / 22.5mph
2022-01-29 04:18:49 AM EST  2022-01-29 04:17:42 AM EST to 2022-01-29 04:18:42 AM EST (60s)	997.39mb	12.14V	31.4°F 99%	39.1°F	NNE (20°)	39.9mph at 9:18:30 39.7mph @ 9:18:30 (0.1s) 37.8mph @ 9:17:58 (1s) 35.3mph @ 9:18:00 (3s) 24.3mph @ 9:18:06 (60s) 26.0mph @ 9:17:42 (300s)	12.8mph at 9:18:07 14.3mph @ 9:17:46 (1s) 16.5mph @ 9:18:13 (3s) 22.9mph @ 9:17:52 (60s) 25.2mph @ 9:18:26 (300s)	6398 / 23.6mph	37.2mph at 9:17:59 39.0mph @ 9:17:58 (NoQC) 35.2mph @ 9:17:58 (0.1s) 35.0mph @ 9:17:58 (1s) 32.4mph @ 9:18:00 (3s) 22.9mph @ 9:18:06 (60s) 25.2mph @ 9:17:42 (300s)	(300s)	11.6mph at 9:18:12 13.1mph @ 9:18:13 (1s) 14.8mph @ 9:18:13 (3s) 21.8mph @ 9:18:19 (60s) 24.4mph @ 9:18:19 (300s)	937 / 22.1mph	35.2mph at 9:17:58 34.3mph @ 9:17:59 (1s) 32.8mph @ 9:18:00 (3s) 24.0mph @ 9:18:07 (60s) 26.1mph @ 9:17:42 (300s)	16.4mph at 9:18:13 16.7mph @ 9:18:13 (1s) 17.5mph @ 9:18:13 (3s) 22.9mph @ 9:17:54 (60s) 25.3mph @ 9:18:26 (300s)	1487 / 23.5mph
2022-01-29 04:17:49 AM EST  2022-01-29 04:16:42 AM EST to 2022-01-29 04:17:42 AM EST (60s)	997.42mb	12.14V	31.4°F 99%	39.1°F	NNE (15°)	41.2mph at 9:17:36 40.9mph @ 9:17:36 (0.1s) 39.2mph @ 9:17:37 (1s) 34.0mph @ 9:17:37 (3s) 27.6mph @ 9:16:42 (60s) 26.5mph @ 9:17:09 (300s)	13.7mph at 9:17:23 14.1mph @ 9:17:23 (1s) 17.4mph @ 9:17:23 (3s) 23.6mph @ 9:17:33 (60s) 25.9mph @ 9:17:34 (300s)	6455 / 23.8mph	35.9mph at 9:17:37 43.5mph @ 9:17:36 (NoQC) 39.1mph @ 9:17:36 (0.1s) 38.2mph @ 9:17:37 (1s) 32.2mph @ 9:17:38 (3s) 26.8mph @ 9:16:42 (60s) 25.7mph @ 9:17:08 (300s)	(300s)	13.1mph at 9:17:23 15.1mph @ 9:17:22 (1s) 15.9mph @ 9:17:23 (3s) 22.6mph @ 9:17:34 (60s) 25.2mph @ 9:17:33 (300s)	968 / 22.8mph	35.4mph at 9:17:37 34.4mph @ 9:17:37 (1s) 32.2mph @ 9:17:38 (3s) 27.3mph @ 9:16:42 (60s) 26.5mph @ 9:17:09 (300s)	17.4mph at 9:17:23 17.7mph @ 9:17:23 (1s) 18.8mph @ 9:17:24 (3s) 23.5mph @ 9:17:34 (60s) 26.0mph @ 9:17:34 (300s)	1505 / 23.8mph

2022-01-29 04:16:49 AM EST	997.25mb	12.14V	31.5°F 99%	39.1°F	NNE (19°)	40.6mph at 9:15:56 40.4mph @ 9:15:56 (0.1s) 38.4mph @ 9:15:57 (1s) 35.8mph @ 9:16:30 (3s) 28.2mph @ 9:16:33 (60s) 26.3mph @ 9:16:37 (300s)	14.3mph at 9:15:51 16.7mph @ 9:15:51 (1s) 20.7mph @ 9:16:26 (3s) 26.0mph @ 9:15:55 (60s) 25.5mph @ 9:15:51 (300s)	7531 / 27.7mph	40.2mph at 9:15:56 42.2mph @ 9:15:56 (NoQC) 37.8mph @ 9:15:56 (1s) 37.4mph @ 9:15:57 (1s) 34.9mph @ 9:16:31 (3s) 27.4mph @ 9:16:34 (60s) 25.5mph @ 9:16:37 (300s)	12.7mph at 9:15:50 15.2mph @ 9:15:51 (1s) 20.3mph @ 9:15:52 (3s) 25.2mph @ 9:15:42 (60s) 24.7mph @ 9:15:52 (300s)	1140 / 26.8mph	35.7mph at 9:15:57 34.9mph @ 9:15:58 (1s) 33.8mph @ 9:16:31 (3s) 27.8mph @ 9:16:35 (60s) 26.3mph @ 9:16:38 (300s)	20.7mph at 9:16:26 21.3mph @ 9:16:26 (1s) 24.8mph @ 9:16:26 (3s) 26.1mph @ 9:15:42 (60s) 25.6mph @ 9:15:53 (300s)	1738 / 27.3mph	
2022-01-29 04:15:42 AM EST to 2022-01-29 04:16:42 AM EST (60s)						2022-01-29 04:15:49 AM EST	997.40mb	12.15V	31.5°F 99%	39.1°F	NNE (17°)	41.0mph at 9:14:54 40.9mph @ 9:14:54 (0.1s) 39.3mph @ 9:14:54 (1s) 34.4mph @ 9:14:56 (3s) 26.1mph @ 9:15:41 (60s) 26.2mph @ 9:14:42 (300s)	15.2mph at 9:15:14 16.6mph @ 9:15:14 (1s) 17.0mph @ 9:14:42 (3s) 24.3mph @ 9:15:28 (60s) 25.5mph @ 9:15:34 (300s)	7103 / 26.1mph	38.6mph at 9:14:54 42.3mph @ 9:14:54 (NoQC) 38.1mph @ 9:14:54 (1s) 36.4mph @ 9:14:54 (1s) 32.8mph @ 9:14:56 (60s) 25.6mph @ 9:14:42 (60s) 25.3mph @ 9:14:42 (300s)
2022-01-29 04:14:49 AM EST	997.47mb	12.14V	31.5°F 99%	39.2°F	NNE (17°)	42.2mph at 9:13:59 41.8mph @ 9:13:59 (0.1s) 39.2mph @ 9:13:57 (1s) 38.3mph @ 9:13:59 (3s) 27.2mph @ 9:14:29 (60s) 26.2mph @ 9:14:41 (300s)	13.4mph at 9:14:18 14.5mph @ 9:14:40 (1s) 16.4mph @ 9:14:40 (3s) 25.7mph @ 9:14:19 (60s) 25.5mph @ 9:13:42 (300s)	7030 / 25.9mph	42.9mph at 9:13:56 45.7mph @ 9:13:56 (NoQC) 41.0mph @ 9:13:56 (0.1s) 39.3mph @ 9:13:57 (1s) 37.4mph @ 9:13:58 (3s) 26.8mph @ 9:14:29 (60s) 25.4mph @ 9:14:39 (300s)	12.2mph at 9:14:18 14.1mph @ 9:14:40 (1s) 15.7mph @ 9:14:41 (3s) 24.9mph @ 9:14:18 (60s) 24.7mph @ 9:13:42 (300s)	1086 / 25.6mph	38.4mph at 9:13:58 38.1mph @ 9:13:58 (0.1s) 37.7mph @ 9:13:58 (1s) 37.2mph @ 9:13:59 (3s) 27.6mph @ 9:14:30 (60s) 26.3mph @ 9:14:41 (300s)	17.3mph at 9:14:40 17.9mph @ 9:14:40 (1s) 19.2mph @ 9:14:41 (3s) 26.1mph @ 9:14:19 (60s) 25.6mph @ 9:13:42 (300s)	1696 / 26.7mph	
2022-01-29 04:13:42 AM EST to 2022-01-29 04:14:42 AM EST (60s)						2022-01-29 04:13:49 AM EST	997.20mb	12.15V	31.5°F 99%	39.2°F	NNE (15°)	40.1mph at 9:13:03 39.9mph @ 9:13:03 (0.1s) 37.0mph @ 9:13:04 (1s) 34.2mph @ 9:12:46 (3s) 28.9mph @ 9:13:09 (60s) 25.5mph @ 9:13:41 (300s)	13.3mph at 9:13:29 14.3mph @ 9:13:29 (1s) 16.7mph @ 9:13:29 (3s) 25.4mph @ 9:12:42 (60s) 24.9mph @ 9:12:42 (300s)	7218 / 26.5mph	37.4mph at 9:12:46 39.9mph @ 9:12:44 (NoQC) 36.1mph @ 9:12:44 (0.1s) 35.4mph @ 9:12:44 (1s) 33.8mph @ 9:12:46 (3s) 27.7mph @ 9:13:09 (60s) 24.7mph @ 9:13:41 (300s)
2022-01-29 04:12:49 AM EST	997.44mb	12.14V	31.5°F 99%	39.2°F	NNE (18°)	38.4mph at 9:12:29 38.1mph @ 9:12:11 (0.1s) 37.0mph @ 9:12:11 (1s) 35.4mph @ 9:12:13 (3s) 29.6mph @ 9:12:36 (60s) 24.9mph @ 9:12:41 (300s)	13.6mph at 9:12:08 14.8mph @ 9:12:08 (1s) 16.3mph @ 9:11:52 (3s) 22.9mph @ 9:12:09 (60s) 23.8mph @ 9:12:09 (300s)	6901 / 25.4mph	37.4mph at 9:12:11 40.0mph @ 9:12:11 (NoQC) 36.2mph @ 9:12:11 (0.1s) 35.0mph @ 9:12:11 (1s) 34.2mph @ 9:12:13 (3s) 24.2mph @ 9:12:36 (60s) 24.0mph @ 9:12:42 (300s)	12.6mph at 9:12:06 15.1mph @ 9:12:06 (1s) 17.1mph @ 9:11:52 (3s) 21.9mph @ 9:12:09 (60s) 23.2mph @ 9:12:09 (300s)	1020 / 24.1mph	35.8mph at 9:12:12 34.9mph @ 9:12:12 (1s) 33.8mph @ 9:12:13 (3s) 25.0mph @ 9:12:36 (60s) 25.0mph @ 9:12:41 (300s)	16.2mph at 9:11:51 16.6mph @ 9:11:52 (1s) 17.8mph @ 9:11:53 (3s) 23.1mph @ 9:12:09 (60s) 24.2mph @ 9:12:09 (300s)	1577 / 24.9mph	
2022-01-29 04:11:42 AM EST to 2022-01-29 04:12:42 AM EST (60s)						2022-01-29 04:11:49 AM EST	997.60mb	12.14V	31.5°F 99%	39.2°F	NNE (13°)	32.6mph at 9:11:37 32.5mph @ 9:10:56 (0.1s) 31.5mph @ 9:11:38 (1s) 30.6mph @ 9:11:39 (3s) 29.4mph @ 9:10:42 (60s) 23.9mph @ 9:11:41 (300s)	14.4mph at 9:10:59 15.2mph @ 9:11:01 (1s) 15.8mph @ 9:11:02 (3s) 23.8mph @ 9:11:41 (60s) 23.4mph @ 9:11:17 (300s)	6477 / 23.9mph	33.2mph at 9:11:37 34.4mph @ 9:11:37 (NoQC) 31.5mph @ 9:11:23 (0.1s) 30.3mph @ 9:11:38 (1s) 29.0mph @ 9:11:25 (3s) 28.1mph @ 9:10:43 (60s) 23.3mph @ 9:10:45 (300s)
2022-01-29 04:10:49 AM EST	997.84mb	12.14V	31.5°F 99%	39.2°F	NNE (15°)	43.6mph at 9:09:56 43.2mph @ 9:09:56 (0.1s)	17.3mph at 9:10:18 19.3mph @ 9:10:19 (1s)	7999 / 29.3mph	44.3mph at 9:10:26 46.6mph @ 9:09:57 (NoQC)	14.1mph at 9:10:15 17.0mph @ 9:10:15 (1s)	1196 / 28.1mph	38.8mph at 9:09:57 38.5mph @ 9:09:57 (0.1s)	20.3mph at 9:10:15 20.6mph @ 9:10:16 (1s)	1855 / 29.1mph	

2022-01-29 04:09:41 AM EST to 2022-01-29 04:10:41 AM EST (60s)						41.0mph @ 9:09:57 (1s) 37.7mph @ 9:10:27 (3s) 29.3mph @ 9:10:40 (60s) 23.8mph @ 9:10:38 (300s)	17.4mph @ 9:09:41 (3s) 22.3mph @ 9:09:41 (60s) 22.4mph @ 9:10:41 (300s)		41.8mph @ 9:09:56 (0.1s) 40.6mph @ 9:10:26 (1s) 38.6mph @ 9:10:27 (3s) 28.1mph @ 9:10:41 (60s) 23.3mph @ 9:10:38 (300s)			37.3mph @ 9:09:57 (1s) 36.0mph @ 9:10:28 (3s) 29.1mph @ 9:10:40 (60s) 24.2mph @ 9:10:40 (300s)	18.7mph @ 9:09:41 (3s) 23.2mph @ 9:09:42 (60s) 22.8mph @ 9:09:41 (300s)	
2022-01-29 04:09:49 AM EST  2022-01-29 04:08:41 AM EST to 2022-01-29 04:09:41 AM EST (60s)	997.87mb	12.14V	31.5°F 99%	39.2°F	N (10°)	40.9mph at 9:09:12 40.7mph @ 9:09:12 (0.1s) 36.0mph @ 9:09:13 (1s) 31.4mph @ 9:09:13 (3s) 23.5mph @ 9:09:16 (60s) 22.6mph @ 9:08:54 (300s)	10.8mph at 9:09:36 12.1mph @ 9:09:36 (1s) 13.4mph @ 9:09:39 (3s) 22.3mph @ 9:09:40 (60s) 22.3mph @ 9:09:10 (300s)	6073 / 22.4mph	38.7mph at 9:09:13 41.9mph @ 9:08:12 (NoQC) 37.8mph @ 9:09:12 (1s) 34.2mph @ 9:09:13 (1s) 30.7mph @ 9:09:13 (3s) 22.9mph @ 9:09:26 (60s) 22.1mph @ 9:09:32 (300s)	10.0mph at 9:09:36 11.4mph @ 9:09:36 (1s) 13.1mph @ 9:09:38 (3s) 22.0mph @ 9:08:56 (60s) 21.8mph @ 9:08:41 (300s)	947 / 22.4mph	34.0mph at 9:09:13 32.8mph @ 9:09:13 (1s) 30.9mph @ 9:09:14 (3s) 23.9mph @ 9:09:29 (60s) 22.9mph @ 9:08:32 (300s)	16.1mph at 9:09:38 16.3mph @ 9:09:39 (1s) 17.2mph @ 9:09:39 (3s) 22.7mph @ 9:08:56 (60s) 22.6mph @ 9:08:08 (300s)	1474 / 23.3mph
2022-01-29 04:08:49 AM EST  2022-01-29 04:07:41 AM EST to 2022-01-29 04:08:41 AM EST (60s)	997.88mb	12.14V	31.5°F 99%	39.2°F	NNE (12°)	36.7mph at 9:07:48 36.5mph @ 9:07:48 (0.1s) 33.8mph @ 9:07:49 (1s) 31.2mph @ 9:07:50 (3s) 23.3mph @ 9:08:40 (60s) 22.5mph @ 9:07:57 (300s)	11.9mph at 9:08:25 12.2mph @ 9:08:25 (1s) 14.2mph @ 9:08:26 (3s) 20.4mph @ 9:07:41 (60s) 22.3mph @ 9:08:09 (300s)	6327 / 23.3mph	34.9mph at 9:07:47 36.2mph @ 9:07:48 (NoQC) 33.0mph @ 9:07:54 (1s) 32.0mph @ 9:07:55 (1s) 30.8mph @ 9:07:55 (3s) 22.9mph @ 9:08:22 (60s) 21.8mph @ 9:07:57 (300s)	12.3mph at 9:08:25 13.6mph @ 9:08:25 (1s) 14.8mph @ 9:08:26 (3s) 20.1mph @ 9:07:41 (60s) 21.6mph @ 9:08:10 (300s)	965 / 22.8mph	34.3mph at 9:07:49 32.9mph @ 9:07:49 (1s) 30.7mph @ 9:07:50 (3s) 23.7mph @ 9:08:22 (60s) 22.7mph @ 9:07:57 (300s)	15.5mph at 9:08:25 15.8mph @ 9:08:26 (1s) 17.1mph @ 9:08:27 (3s) 20.9mph @ 9:07:41 (60s) 22.5mph @ 9:08:11 (300s)	1491 / 23.6mph
2022-01-29 04:07:49 AM EST  2022-01-29 04:06:41 AM EST to 2022-01-29 04:07:41 AM EST (60s)	997.85mb	12.14V	31.5°F 99%	39.3°F	NNE (19°)	39.7mph at 9:06:59 39.6mph @ 9:06:59 (0.1s) 35.7mph @ 9:07:00 (1s) 33.0mph @ 9:07:02 (3s) 23.7mph @ 9:06:41 (60s) 23.3mph @ 9:06:41 (300s)	12.9mph at 9:07:35 14.0mph @ 9:07:35 (1s) 15.6mph @ 9:07:28 (3s) 19.5mph @ 9:07:28 (60s) 22.3mph @ 9:07:40 (300s)	5526 / 20.4mph	37.6mph at 9:07:30 39.7mph @ 9:07:30 (NoQC) 35.9mph @ 9:07:30 (0.1s) 33.9mph @ 9:07:01 (1s) 31.5mph @ 9:07:02 (3s) 22.9mph @ 9:06:41 (60s) 22.6mph @ 9:06:41 (300s)	12.5mph at 9:07:26 13.7mph @ 9:07:36 (1s) 15.2mph @ 9:07:28 (3s) 18.9mph @ 9:07:19 (60s) 21.6mph @ 9:07:40 (300s)	854 / 20.2mph	33.9mph at 9:07:01 33.3mph @ 9:07:01 (1s) 32.2mph @ 9:07:03 (3s) 23.9mph @ 9:06:41 (60s) 23.5mph @ 9:06:41 (300s)	16.7mph at 9:06:54 16.6mph @ 9:06:41 (1s) 17.1mph @ 9:06:42 (3s) 20.1mph @ 9:07:28 (60s) 22.6mph @ 9:07:41 (300s)	1321 / 21.0mph
2022-01-29 04:06:49 AM EST  2022-01-29 04:05:41 AM EST to 2022-01-29 04:06:41 AM EST (60s)	998.06mb	12.14V	31.5°F 99%	39.3°F	NNE (17°)	39.3mph at 9:06:11 39.2mph @ 9:06:11 (0.1s) 36.0mph @ 9:06:08 (1s) 33.6mph @ 9:06:11 (3s) 25.3mph @ 9:06:15 (60s) 23.9mph @ 9:06:16 (300s)	11.0mph at 9:06:32 12.7mph @ 9:06:32 (1s) 14.4mph @ 9:06:34 (3s) 22.1mph @ 9:05:41 (60s) 23.3mph @ 9:06:40 (300s)	6454 / 23.8mph	41.7mph at 9:06:08 44.5mph @ 9:06:08 (NoQC) 39.9mph @ 9:06:08 (0.1s) 37.5mph @ 9:06:08 (3s) 35.0mph @ 9:06:10 (3s) 24.4mph @ 9:06:26 (60s) 23.2mph @ 9:06:20 (300s)	12.0mph at 9:06:33 13.7mph @ 9:06:40 (1s) 15.9mph @ 9:06:34 (3s) 21.7mph @ 9:05:41 (60s) 22.6mph @ 9:06:41 (300s)	972 / 22.9mph	36.5mph at 9:06:08 34.9mph @ 9:06:08 (1s) 33.2mph @ 9:06:09 (3s) 25.0mph @ 9:06:27 (60s) 24.0mph @ 9:06:23 (300s)	16.2mph at 9:06:40 16.5mph @ 9:06:40 (1s) 17.5mph @ 9:06:34 (3s) 22.4mph @ 9:05:41 (60s) 23.5mph @ 9:06:40 (300s)	1515 / 23.9mph
2022-01-29 04:05:49 AM EST  2022-01-29 04:04:41 AM EST to 2022-01-29 04:05:41 AM EST (60s)	998.05mb	12.14V	31.5°F 99%	39.3°F	NNE (13°)	33.1mph at 9:05:38 33.0mph @ 9:05:38 (0.1s) 29.7mph @ 9:05:40 (1s) 28.2mph @ 9:05:40 (3s) 22.8mph @ 9:04:46 (60s) 23.8mph @ 9:05:21 (300s)	12.5mph at 9:05:30 14.4mph @ 9:05:30 (1s) 16.1mph @ 9:04:48 (3s) 20.7mph @ 9:05:10 (60s) 23.3mph @ 9:05:40 (300s)	5987 / 22.1mph	31.7mph at 9:05:27 34.6mph @ 9:05:10 (NoQC) 31.2mph @ 9:05:11 (0.1s) 30.0mph @ 9:05:11 (3s) 27.6mph @ 9:04:59 (3s) 21.9mph @ 9:04:54 (60s) 23.1mph @ 9:05:19 (300s)	11.8mph at 9:04:42 13.8mph @ 9:05:25 (1s) 14.3mph @ 9:05:26 (3s) 20.5mph @ 9:05:09 (60s) 22.6mph @ 9:05:40 (300s)	922 / 21.8mph	28.5mph at 9:05:11 27.9mph @ 9:05:40 (1s) 26.9mph @ 9:05:11 (3s) 23.0mph @ 9:04:54 (60s) 23.9mph @ 9:05:18 (300s)	16.3mph at 9:05:25 16.7mph @ 9:05:25 (1s) 17.5mph @ 9:05:26 (3s) 21.4mph @ 9:05:09 (60s) 23.5mph @ 9:05:40 (300s)	1420 / 22.5mph
2022-01-29 04:04:49 AM EST  2022-01-29 04:03:41 AM EST to 2022-01-29 04:04:41 AM EST (60s)	998.17mb	12.14V	31.5°F 99%	39.3°F	NNE (18°)	39.8mph at 9:03:55 39.6mph @ 9:03:55 (0.1s) 37.5mph @ 9:03:56 (1s) 33.1mph @ 9:03:57 (3s) 23.3mph @ 9:04:21	9.7mph at 9:04:24 10.6mph @ 9:04:24 (1s) 12.9mph @ 9:04:25 (3s) 22.3mph @ 9:03:53 (60s) 23.6mph @ 9:04:38	6152 / 22.7mph	38.2mph at 9:03:58 42.8mph @ 9:03:56 (NoQC) 38.5mph @ 9:03:56 (0.1s) 37.6mph @ 9:03:57 (1s) 35.3mph @ 9:03:58	11.1mph at 9:04:23 12.2mph @ 9:04:23 (1s) 13.0mph @ 9:04:24 (3s) 21.0mph @ 9:03:55 (60s) 22.7mph @ 9:04:38	913 / 21.6mph	35.8mph at 9:03:56 34.8mph @ 9:03:57 (1s) 33.0mph @ 9:03:58 (3s) 22.9mph @ 9:03:42 (60s) 24.3mph @ 9:03:41	14.8mph at 9:04:24 15.2mph @ 9:04:25 (1s) 16.2mph @ 9:04:25 (3s) 22.1mph @ 9:03:55 (60s) 23.6mph @ 9:04:39	1431 / 22.6mph

04:04:41 AM EST (60s)						(60s) 24.3mph @ 9:03:41 (300s)	(300s)		(3s) 21.9mph @ 9:03:42 (60s) 23.4mph @ 9:03:41 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)	
2022-01-29 04:03:49 AM EST  2022-01-29 04:02:41 AM EST to 2022-01-29 04:03:41 AM EST (60s)	998.03mb	12.15V	31.5°F 99%	39.3°F	NNE (13°)	36.5mph at 9:03:07 36.4mph @ 9:03:07 (0.1s) 33.8mph @ 9:03:08 (1s) 31.7mph @ 9:03:08 (3s) 25.5mph @ 9:03:14 (60s) 24.6mph @ 9:03:25 (300s)	12.6mph at 9:02:46 14.1mph @ 9:03:31 (1s) 16.6mph @ 9:03:35 (3s) 22.7mph @ 9:03:40 (60s) 24.3mph @ 9:03:40 (300s)	6159 / 22.7mph	36.7mph at 9:03:05 39.4mph @ 9:03:07 (NoQC) 35.6mph @ 9:03:07 (0.1s) 33.9mph @ 9:03:08 (1s) 32.5mph @ 9:03:08 (3s) 25.6mph @ 9:03:14 (60s) 23.9mph @ 9:03:25 (300s)	(300s)	926 / 21.9mph	33.4mph at 9:03:07 32.5mph @ 9:03:08 (1s) 31.2mph @ 9:03:08 (3s) 26.0mph @ 9:03:12 (60s) 24.7mph @ 9:03:26 (300s)	15.6mph at 9:03:35 15.9mph @ 9:03:35 (1s) 16.4mph @ 9:03:36 (3s) 22.9mph @ 9:03:40 (60s) 24.3mph @ 9:03:40 (300s)	1447 / 22.9mph
2022-01-29 04:02:49 AM EST  2022-01-29 04:01:41 AM EST to 2022-01-29 04:02:41 AM EST (60s)	997.94mb	12.14V	31.6°F 99%	39.3°F	NNE (18°)	40.1mph at 9:01:45 39.6mph @ 9:01:45 (0.1s) 35.9mph @ 9:02:17 (1s) 36.9mph @ 9:01:41 (3s) 26.2mph @ 9:02:26 (60s) 24.5mph @ 9:02:24 (300s)	13.9mph at 9:02:05 15.7mph @ 9:02:06 (1s) 15.5mph @ 9:02:11 (3s) 24.0mph @ 9:01:41 (60s) 23.9mph @ 9:01:41 (300s)	6893 / 25.4mph	36.6mph at 9:01:53 42.7mph @ 9:01:53 (NoQC) 38.4mph @ 9:01:53 (0.1s) 36.3mph @ 9:02:16 (1s) 37.1mph @ 9:01:41 (60s) 25.8mph @ 9:02:33 (60s) 23.6mph @ 9:02:25 (300s)	(300s)	1060 / 25.0mph	34.2mph at 9:01:41 35.2mph @ 9:01:41 (1s) 36.4mph @ 9:02:11 (3s) 26.4mph @ 9:02:33 (60s) 24.4mph @ 9:02:25 (300s)	18.6mph at 9:02:06 19.2mph @ 9:02:06 (1s) 20.1mph @ 9:02:06 (3s) 24.0mph @ 9:01:41 (60s) 23.9mph @ 9:01:41 (300s)	1620 / 25.5mph
2022-01-29 04:01:49 AM EST  2022-01-29 04:00:41 AM EST to 2022-01-29 04:01:41 AM EST (60s)	997.86mb	12.14V	31.6°F 99%	39.3°F	NNE (18°)	41.4mph at 9:01:38 41.3mph @ 9:01:38 (0.1s) 40.0mph @ 9:01:39 (1s) 36.9mph @ 9:01:40 (3s) 24.6mph @ 9:01:18 (60s) 23.9mph @ 9:00:48 (300s)	14.1mph at 9:00:43 14.9mph @ 9:00:43 (1s) 16.7mph @ 9:01:14 (3s) 23.0mph @ 9:00:45 (60s) 23.4mph @ 9:01:26 (300s)	6523 / 24.0mph	42.2mph at 9:01:38 45.0mph @ 9:01:38 (NoQC) 40.3mph @ 9:01:38 (0.1s) 40.1mph @ 9:01:39 (1s) 37.1mph @ 9:01:40 (3s) 23.7mph @ 9:01:12 (60s) 23.1mph @ 9:00:41 (300s)	(300s)	978 / 23.1mph	38.1mph at 9:01:38 37.8mph @ 9:01:38 (0.1s) 37.3mph @ 9:01:39 (1s) 36.5mph @ 9:01:40 (3s) 24.7mph @ 9:01:14 (60s) 23.9mph @ 9:00:49 (300s)	16.5mph at 9:01:14 16.7mph @ 9:01:14 (1s) 17.3mph @ 9:01:15 (3s) 23.0mph @ 9:01:33 (60s) 23.5mph @ 9:01:27 (300s)	1522 / 24.0mph
2022-01-29 04:00:49 AM EST  2022-01-29 03:59:40 AM EST to 2022-01-29 04:00:40 AM EST (60s)	997.91mb	12.14V	31.6°F 99%	39.3°F	NNE (20°)	44.0mph at 9:00:24 43.7mph @ 9:00:24 (0.1s) 42.3mph @ 9:00:24 (1s) 39.1mph @ 9:00:26 (3s) 25.9mph @ 8:59:40 (60s) 24.2mph @ 8:59:43 (300s)	11.5mph at 9:00:10 11.7mph @ 9:00:10 (0.1s) 13.6mph @ 9:00:11 (3s) 22.1mph @ 9:00:21 (60s) 23.6mph @ 9:00:17 (300s)	6326 / 23.3mph	39.0mph at 9:00:25 46.2mph @ 9:00:24 (NoQC) 41.6mph @ 9:00:24 (0.1s) 41.3mph @ 9:00:24 (1s) 38.4mph @ 9:00:26 (3s) 24.7mph @ 8:59:40 (60s) 23.3mph @ 8:59:44 (300s)	(300s)	951 / 22.5mph	40.0mph at 9:00:25 39.7mph @ 9:00:25 (0.1s) 39.2mph @ 9:00:25 (1s) 37.8mph @ 9:00:26 (3s) 25.8mph @ 8:59:40 (60s) 24.2mph @ 8:59:40 (300s)	13.6mph at 9:00:10 13.9mph @ 9:00:11 (1s) 15.0mph @ 9:00:11 (3s) 22.2mph @ 9:00:23 (60s) 23.7mph @ 9:00:18 (300s)	1466 / 23.2mph
2022-01-29 03:59:49 AM EST  2022-01-29 03:58:40 AM EST to 2022-01-29 03:59:40 AM EST (60s)	998.10mb	12.13V	31.6°F 99%	39.3°F	NNE (15°)	38.7mph at 8:59:35 38.3mph @ 8:59:35 (0.1s) 35.0mph @ 8:58:50 (1s) 33.6mph @ 8:59:36 (3s) 26.5mph @ 8:59:26 (60s) 24.2mph @ 8:59:37 (300s)	13.6mph at 8:58:54 14.8mph @ 8:59:13 (1s) 16.6mph @ 8:58:56 (3s) 23.3mph @ 8:58:40 (60s) 23.8mph @ 8:58:40 (300s)	7059 / 26.0mph	37.3mph at 8:58:50 40.2mph @ 8:58:49 (NoQC) 36.0mph @ 8:59:18 (1s) 34.9mph @ 8:59:18 (1s) 31.2mph @ 8:59:19 (3s) 25.7mph @ 8:59:26 (60s) 23.4mph @ 8:59:36 (300s)	(300s)	1049 / 24.7mph	33.8mph at 8:59:35 32.7mph @ 8:59:36 (1s) 31.2mph @ 8:59:36 (3s) 26.4mph @ 8:59:28 (60s) 24.2mph @ 8:59:37 (300s)	17.9mph at 8:59:13 18.3mph @ 8:59:13 (1s) 20.2mph @ 8:59:14 (3s) 23.2mph @ 8:58:40 (60s) 23.9mph @ 8:58:40 (300s)	1640 / 25.8mph
2022-01-29 03:58:49 AM EST  2022-01-29 03:57:40 AM EST to 2022-01-29 03:58:40 AM EST (60s)	998.12mb	12.14V	31.6°F 99%	39.4°F	NNE (16°)	40.1mph at 8:58:30 40.0mph @ 8:58:30 (0.1s) 37.4mph @ 8:58:31 (1s) 33.9mph @ 8:58:32 (3s) 24.2mph @ 8:58:17 (60s) 24.3mph @ 8:57:49 (300s)	11.7mph at 8:58:20 12.0mph @ 8:58:20 (1s) 14.1mph @ 8:58:22 (3s) 22.8mph @ 8:58:34 (60s) 23.7mph @ 8:58:29 (300s)	6329 / 23.3mph	39.7mph at 8:58:30 42.0mph @ 8:58:30 (NoQC) 37.7mph @ 8:58:30 (0.1s) 37.5mph @ 8:58:31 (1s) 33.3mph @ 8:58:32 (3s) 23.4mph @ 8:58:17 (60s) 23.5mph @ 8:57:42 (300s)	(300s)	962 / 22.7mph	35.1mph at 8:58:31 34.1mph @ 8:58:31 (1s) 32.6mph @ 8:58:33 (3s) 26.4mph @ 8:58:09 (60s) 24.3mph @ 8:57:41 (300s)	15.8mph at 8:58:21 16.1mph @ 8:58:22 (1s) 16.4mph @ 8:58:23 (3s) 22.9mph @ 8:58:30 (60s) 23.8mph @ 8:58:29 (300s)	1472 / 23.3mph

2022-01-29 03:57:49 AM EST	998.21mb	12.15V	31.6°F 99%	39.4°F	NNE (16°)	36.5mph at 8:57:33 36.5mph @ 8:57:33 (0.1s)	13.9mph at 8:57:04 15.0mph @ 8:57:13 (1s)	6244 / 23.0mph	34.2mph at 8:57:33 36.3mph @ 8:57:33 (NoQC)	10.2mph at 8:57:14 11.5mph @ 8:57:14 (1s)	955 / 22.5mph	32.4mph at 8:57:33 31.7mph @ 8:57:33 (1s)	16.7mph at 8:56:41 17.4mph @ 8:56:41 (1s)	1472 / 23.3mph
2022-01-29 03:56:40 AM EST to 2022-01-29 03:57:40 AM EST (60s)						35.0mph @ 8:57:33 (1s)	16.3mph @ 8:57:06 (3s)		33.2mph @ 8:57:33 (1s)	13.6mph @ 8:57:15 (3s)		31.1mph @ 8:57:35 (3s)	17.8mph @ 8:57:16 (3s)	
2022-01-29 03:56:49 AM EST	998.15mb	12.14V	31.6°F 99%	39.4°F	NNE (16°)	36.7mph at 8:56:22 36.6mph @ 8:56:22 (0.1s)	12.9mph at 8:56:31 13.9mph @ 8:56:35 (1s)	6466 / 23.8mph	39.4mph at 8:55:49 42.2mph @ 8:55:49 (NoQC)	12.3mph at 8:56:35 14.4mph @ 8:56:36 (1s)	984 / 23.2mph	33.9mph at 8:55:50 33.4mph @ 8:55:49 (1s)	16.3mph at 8:56:36 16.6mph @ 8:56:36 (1s)	1529 / 24.1mph
2022-01-29 03:55:40 AM EST to 2022-01-29 03:56:40 AM EST (60s)						35.1mph @ 8:55:49 (1s)	15.7mph @ 8:56:36 (3s)		37.9mph @ 8:55:49 (NoQC)	15.0mph @ 8:56:36 (3s)		33.1mph @ 8:55:52 (3s)	17.4mph @ 8:56:36 (3s)	
2022-01-29 03:55:49 AM EST	998.33mb	12.14V	31.7°F 99%	39.4°F	NNE (23°)	40.6mph at 8:55:25 40.3mph @ 8:55:25 (0.1s)	15.2mph at 8:54:42 16.7mph @ 8:55:39 (1s)	6728 / 24.8mph	37.9mph at 8:55:25 40.8mph @ 8:55:26 (NoQC)	12.5mph at 8:55:35 14.2mph @ 8:55:35 (1s)	1002 / 23.6mph	37.3mph at 8:55:26 36.4mph @ 8:55:26 (1s)	19.4mph at 8:55:18 19.8mph @ 8:55:19 (1s)	1571 / 24.8mph
2022-01-29 03:54:40 AM EST to 2022-01-29 03:55:40 AM EST (60s)						37.6mph @ 8:55:26 (1s)	19.2mph @ 8:55:39 (3s)		36.7mph @ 8:55:25 (1s)	16.8mph @ 8:55:36 (3s)		34.1mph @ 8:55:27 (3s)	20.2mph @ 8:55:16 (3s)	
2022-01-29 03:54:49 AM EST	998.46mb	12.14V	31.7°F 99%	39.4°F	NNE (14°)	35.5mph at 8:54:24 35.3mph @ 8:54:25 (0.1s)	14.2mph at 8:53:50 16.3mph @ 8:53:48 (1s)	6596 / 24.3mph	33.9mph at 8:54:15 37.2mph @ 8:54:14 (NoQC)	11.0mph at 8:53:48 13.5mph @ 8:53:48 (1s)	991 / 23.4mph	30.5mph at 8:54:14 29.7mph @ 8:54:15 (1s)	17.7mph at 8:53:48 18.4mph @ 8:53:48 (1s)	1528 / 24.1mph
2022-01-29 03:53:40 AM EST to 2022-01-29 03:54:40 AM EST (60s)						33.2mph @ 8:54:25 (1s)	17.9mph @ 8:53:48 (1s)		33.7mph @ 8:55:26 (1s)	14.9mph @ 8:53:48 (3s)		30.2mph @ 8:54:16 (3s)	19.4mph @ 8:53:49 (3s)	
2022-01-29 03:53:49 AM EST	998.08mb	12.14V	31.7°F 99%	39.4°F	NNE (20°)	41.0mph at 8:52:52 40.6mph @ 8:52:52 (0.1s)	14.8mph at 8:52:47 15.3mph @ 8:52:40 (1s)	6935 / 25.5mph	38.6mph at 8:53:23 42.8mph @ 8:53:22 (NoQC)	14.7mph at 8:53:19 16.1mph @ 8:53:19 (1s)	1057 / 24.9mph	34.2mph at 8:53:23 33.1mph @ 8:53:24 (1s)	16.8mph at 8:52:40 16.3mph @ 8:52:40 (1s)	1614 / 25.4mph
2022-01-29 03:52:40 AM EST to 2022-01-29 03:53:40 AM EST (60s)						36.2mph @ 8:52:52 (1s)	14.5mph @ 8:52:40 (3s)		35.3mph @ 8:52:52 (1s)	14.6mph @ 8:52:40 (3s)		31.8mph @ 8:52:54 (3s)	16.3mph @ 8:52:40 (3s)	
2022-01-29 03:52:49 AM EST	998.46mb	12.14V	31.7°F 99%	39.4°F	NNE (20°)	42.2mph at 8:51:46 42.0mph @ 8:51:46 (0.1s)	12.5mph at 8:52:25 13.3mph @ 8:52:39 (1s)	6109 / 22.5mph	39.2mph at 8:51:47 42.2mph @ 8:51:46 (NoQC)	10.5mph at 8:52:38 12.5mph @ 8:52:39 (1s)	932 / 22.0mph	35.8mph at 8:51:46 34.4mph @ 8:51:47 (1s)	15.5mph at 8:52:38 15.8mph @ 8:52:39 (1s)	1436 / 22.7mph
2022-01-29 03:51:40 AM EST to 2022-01-29 03:52:40 AM EST (60s)						39.0mph @ 8:51:46 (1s)	14.1mph @ 8:52:39 (3s)		37.1mph @ 8:51:47 (1s)	14.3mph @ 8:52:39 (3s)		31.6mph @ 8:51:48 (3s)	16.4mph @ 8:52:39 (3s)	
2022-01-29 03:51:49 AM EST	998.34mb	12.14V	31.8°F 99%	39.5°F	NNE (12°)	38.1mph at 8:50:42 37.8mph @ 8:50:42 (0.1s)	12.9mph at 8:50:54 14.0mph @ 8:50:52 (1s)	6266 / 23.1mph	37.1mph at 8:51:26 40.4mph @ 8:51:33 (NoQC)	12.4mph at 8:50:54 15.0mph @ 8:50:55 (1s)	959 / 22.6mph	33.5mph at 8:51:26 32.5mph @ 8:51:26 (1s)	16.6mph at 8:50:56 16.8mph @ 8:50:56 (1s)	1495 / 23.6mph
2022-01-29 03:50:42 AM EST						32.8mph @ 8:50:42 (0.1s)	14.0mph @ 8:50:52 (1s)		37.1mph @ 8:51:26 (1s)	15.0mph @ 8:50:55 (1s)		32.5mph @ 8:51:26 (1s)	16.8mph @ 8:50:56 (1s)	

2022-01-29 03:50:40 AM EST to 2022-01-29 03:51:40 AM EST (60s)						34.3mph @ 8:51:36 (1s) 32.3mph @ 8:51:35 (3s) 23.1mph @ 8:51:39 (60s) 22.6mph @ 8:50:44 (300s)	16.4mph @ 8:50:53 (3s) 20.6mph @ 8:51:21 (60s) 22.0mph @ 8:51:32 (300s)			36.0mph @ 8:51:33 (0.1s) 34.9mph @ 8:51:33 (1s) 32.3mph @ 8:51:35 (3s) 22.6mph @ 8:51:39 (60s) 21.9mph @ 8:50:47 (300s)				16.6mph @ 8:50:55 (3s) 19.9mph @ 8:51:17 (60s) 21.3mph @ 8:51:32 (300s)			30.4mph @ 8:51:28 (3s) 23.6mph @ 8:51:39 (60s) 22.7mph @ 8:50:48 (300s)	17.2mph @ 8:50:57 (3s) 21.3mph @ 8:51:22 (60s) 22.2mph @ 8:51:21 (300s)	
2022-01-29 03:50:49 AM EST  2022-01-29 03:49:40 AM EST to 2022-01-29 03:50:40 AM EST (60s)	998.46mb	12.14V	31.9°F 99%	39.5°F	NNE (21°)	33.2mph at 8:50:00 33.1mph @ 8:50:00 (0.1s) 30.7mph @ 8:50:00 (1s) 29.4mph @ 8:50:02 (3s) 24.0mph @ 8:49:44 (60s) 22.8mph @ 8:50:23 (300s)	13.0mph at 8:50:36 14.0mph @ 8:50:37 (1s) 16.2mph @ 8:50:38 (3s) 22.5mph @ 8:50:32 (60s) 22.5mph @ 8:50:39 (300s)	6114 / 22.5mph		34.8mph at 8:50:00 35.5mph @ 8:50:00 (NoQC) 32.5mph @ 8:50:00 (1s) 30.8mph @ 8:50:01 (1s) 27.9mph @ 8:50:02 (3s) 23.4mph @ 8:49:42 (60s) 22.1mph @ 8:49:45 (300s)			901 / 21.3mph			28.9mph at 8:50:09 28.2mph @ 8:50:09 (1s) 27.3mph @ 8:50:10 (3s) 24.1mph @ 8:49:45 (60s) 22.8mph @ 8:50:23 (300s)	17.0mph at 8:50:26 17.4mph @ 8:50:27 (1s) 17.9mph @ 8:50:38 (3s) 22.3mph @ 8:50:33 (60s) 22.6mph @ 8:50:00 (300s)	1414 / 22.4mph	
2022-01-29 03:49:49 AM EST  2022-01-29 03:48:40 AM EST to 2022-01-29 03:49:40 AM EST (60s)	998.39mb	12.14V	31.9°F 99%	39.5°F	NNE (21°)	36.6mph at 8:49:06 36.5mph @ 8:49:06 (0.1s) 35.2mph @ 8:49:07 (1s) 30.9mph @ 8:49:08 (3s) 24.2mph @ 8:49:30 (60s) 22.7mph @ 8:49:39 (300s)	12.6mph at 8:49:34 13.4mph @ 8:49:35 (1s) 15.4mph @ 8:49:36 (3s) 20.1mph @ 8:48:42 (60s) 21.9mph @ 8:48:42 (300s)	6434 / 23.7mph		40.2mph at 8:49:07 41.1mph @ 8:49:07 (NoQC) 37.1mph @ 8:49:07 (1s) 35.6mph @ 8:49:07 (1s) 30.9mph @ 8:49:08 (3s) 23.7mph @ 8:49:31 (60s) 22.1mph @ 8:49:40 (300s)			977 / 23.1mph			32.8mph at 8:49:07 32.0mph @ 8:49:07 (1s) 30.1mph @ 8:49:08 (3s) 24.2mph @ 8:49:31 (60s) 22.7mph @ 8:49:40 (300s)	15.9mph at 8:49:35 16.4mph @ 8:49:36 (1s) 17.1mph @ 8:49:37 (3s) 20.9mph @ 8:48:43 (60s) 22.0mph @ 8:48:43 (300s)	1511 / 23.9mph	
2022-01-29 03:48:49 AM EST  2022-01-29 03:47:40 AM EST to 2022-01-29 03:48:40 AM EST (60s)	998.64mb	12.14V	32.0°F 99%	39.5°F	NNE (17°)	33.1mph at 8:48:32 32.8mph @ 8:48:32 (0.1s) 29.9mph @ 8:48:32 (1s) 27.7mph @ 8:47:54 (3s) 22.7mph @ 8:48:06 (60s) 24.1mph @ 8:47:40 (300s)	11.5mph at 8:48:11 12.0mph @ 8:48:11 (1s) 12.5mph @ 8:48:13 (3s) 20.3mph @ 8:48:30 (60s) 22.0mph @ 8:48:39 (300s)	5526 / 20.4mph		34.9mph at 8:47:52 36.1mph @ 8:48:31 (NoQC) 32.8mph @ 8:48:31 (0.1s) 32.1mph @ 8:47:52 (1s) 29.5mph @ 8:47:53 (3s) 22.1mph @ 8:48:07 (60s) 23.4mph @ 8:47:40 (300s)			856 / 20.2mph			29.6mph at 8:47:52 28.7mph @ 8:47:53 (1s) 27.9mph @ 8:47:55 (3s) 22.9mph @ 8:48:07 (60s) 23.9mph @ 8:47:40 (300s)	13.9mph at 8:48:12 14.1mph @ 8:48:12 (1s) 14.8mph @ 8:48:13 (3s) 21.1mph @ 8:48:31 (60s) 22.0mph @ 8:48:39 (300s)	1337 / 21.2mph	
2022-01-29 03:47:49 AM EST  2022-01-29 03:46:40 AM EST to 2022-01-29 03:47:40 AM EST (60s)	998.55mb	12.14V	32.0°F 99%	39.5°F	NNE (23°)	36.1mph at 8:47:08 36.0mph @ 8:47:08 (0.1s) 34.0mph @ 8:47:09 (1s) 31.5mph @ 8:47:11 (3s) 24.7mph @ 8:46:40 (60s) 24.7mph @ 8:46:40 (300s)	14.1mph at 8:46:49 15.2mph @ 8:46:42 (1s) 15.7mph @ 8:46:42 (3s) 21.1mph @ 8:47:38 (60s) 24.1mph @ 8:47:39 (300s)	5782 / 21.3mph		35.1mph at 8:47:09 35.8mph @ 8:47:09 (NoQC) 33.0mph @ 8:47:09 (0.1s) 31.9mph @ 8:47:09 (1s) 30.2mph @ 8:47:11 (3s) 24.0mph @ 8:46:40 (60s) 23.9mph @ 8:46:40 (300s)			873 / 20.6mph			31.3mph at 8:47:09 30.7mph @ 8:47:10 (1s) 29.5mph @ 8:47:11 (3s) 24.5mph @ 8:46:40 (60s) 24.6mph @ 8:46:40 (300s)	15.6mph at 8:47:04 15.9mph @ 8:47:04 (1s) 16.2mph @ 8:46:43 (3s) 21.1mph @ 8:47:38 (60s) 23.9mph @ 8:47:39 (300s)	1342 / 21.3mph	
2022-01-29 03:46:49 AM EST  2022-01-29 03:45:40 AM EST to 2022-01-29 03:46:40 AM EST (60s)	998.58mb	12.14V	32.1°F 99%	39.5°F	NNE (28°)	33.9mph at 8:46:29 33.8mph @ 8:46:29 (0.1s) 32.0mph @ 8:46:30 (1s) 30.8mph @ 8:46:30 (3s) 24.8mph @ 8:46:38 (60s) 24.8mph @ 8:46:38 (300s)	15.7mph at 8:46:39 16.4mph @ 8:46:39 (1s) 18.3mph @ 8:46:08 (3s) 23.1mph @ 8:46:10 (60s) 24.0mph @ 8:45:43 (300s)	6712 / 24.7mph		34.2mph at 8:46:30 36.9mph @ 8:46:29 (NoQC) 33.5mph @ 8:46:29 (0.1s) 31.5mph @ 8:46:30 (1s) 30.1mph @ 8:46:30 (3s) 24.4mph @ 8:46:32 (60s) 24.0mph @ 8:46:38 (300s)			1019 / 24.0mph			30.1mph at 8:45:54 29.1mph @ 8:45:55 (1s) 28.3mph @ 8:46:02 (3s) 24.5mph @ 8:46:38 (60s) 24.7mph @ 8:46:38 (300s)	17.8mph at 8:46:40 18.8mph @ 8:46:40 (1s) 20.4mph @ 8:45:44 (3s) 22.9mph @ 8:45:40 (60s) 24.1mph @ 8:45:44 (300s)	1553 / 24.5mph	
2022-01-29 03:45:49 AM EST  2022-01-29 03:44:40 AM EST to 2022-01-29 03:45:40 AM EST (60s)	998.58mb	12.15V	32.1°F 99%	39.5°F	NNE (23°)	35.0mph at 8:44:49 34.8mph @ 8:44:49 (0.1s) 32.3mph @ 8:44:51 (1s) 30.9mph @ 8:44:09 (3s) 23.3mph @ 8:45:39	12.6mph at 8:45:21 13.3mph @ 8:45:22 (1s) 14.9mph @ 8:44:41 (3s) 19.8mph @ 8:44:42 (60s) 24.0mph @ 8:45:31	6315 / 23.3mph		36.2mph at 8:44:49 36.7mph @ 8:44:49 (NoQC) 33.6mph @ 8:44:49 (0.1s) 32.0mph @ 8:45:08 (60s) 30.2mph @ 8:45:09			954 / 22.5mph			31.5mph at 8:45:09 30.9mph @ 8:45:09 (1s) 29.6mph @ 8:44:52 (3s) 22.9mph @ 8:45:39 (60s) 24.7mph @ 8:44:57	14.0mph at 8:44:40 14.3mph @ 8:44:41 (1s) 14.8mph @ 8:44:41 (3s) 19.9mph @ 8:44:43 (60s) 24.1mph @ 8:45:32	1445 / 22.9mph	

03:45:40 AM EST (60s)						(60s) 24.7mph @ 8:44:40 (300s)	(300s)		(3s) 22.5mph @ 8:45:40 (60s) 23.9mph @ 8:44:59 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)	
2022-01-29 03:44:49 AM EST  2022-01-29 03:43:40 AM EST to 2022-01-29 03:44:40 AM EST (60s)	998.73mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (25°)	35.8mph at 8:44:07 35.6mph @ 8:44:07 (0.1s) 34.1mph @ 8:44:07 (1s) 32.9mph @ 8:44:08 (3s) 31.2mph @ 8:43:40 (60s) 25.8mph @ 8:43:41 (300s)	12.4mph at 8:44:34 13.5mph @ 8:44:36 (1s) 14.0mph @ 8:44:36 (3s) 20.1mph @ 8:44:39 (60s) 24.7mph @ 8:44:39 (300s)	5437 / 20.1mph	34.9mph at 8:44:06 38.6mph @ 8:43:06 (NoQC) 35.1mph @ 8:44:06 (0.1s) 32.9mph @ 8:44:07 (1s) 31.4mph @ 8:44:08 (3s) 30.4mph @ 8:43:40 (60s) 24.9mph @ 8:43:42 (300s)	11.0mph at 8:44:23 12.7mph @ 8:44:39 (1s) 14.3mph @ 8:44:40 (3s) 19.4mph @ 8:44:40 (60s) 23.8mph @ 8:44:40 (300s)	824 / 19.5mph	32.8mph at 8:44:07 32.2mph @ 8:44:07 (1s) 30.8mph @ 8:44:08 (3s) 30.9mph @ 8:43:40 (60s) 25.7mph @ 8:43:43 (300s)	15.0mph at 8:44:39 15.1mph @ 8:44:39 (1s) 15.5mph @ 8:44:40 (3s) 20.3mph @ 8:44:39 (60s) 24.7mph @ 8:44:39 (300s)	1282 / 20.4mph
2022-01-29 03:43:49 AM EST  2022-01-29 03:42:40 AM EST to 2022-01-29 03:43:40 AM EST (60s)	998.37mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (26°)	47.0mph at 8:42:54 46.8mph @ 8:42:54 (0.1s) 43.5mph @ 8:42:55 (1s) 41.5mph @ 8:42:57 (3s) 31.7mph @ 8:43:35 (60s) 25.8mph @ 8:43:39 (300s)	18.2mph at 8:43:33 19.4mph @ 8:43:34 (1s) 21.2mph @ 8:43:34 (3s) 24.1mph @ 8:42:40 (60s) 23.9mph @ 8:42:40 (300s)	8533 / 31.3mph	46.7mph at 8:42:54 50.3mph @ 8:42:54 (NoQC) 46.6mph @ 8:42:54 (0.1s) 42.7mph @ 8:42:55 (1s) 40.5mph @ 8:42:57 (3s) 30.7mph @ 8:43:36 (60s) 24.9mph @ 8:43:39 (300s)	15.3mph at 8:43:18 18.9mph @ 8:43:18 (1s) 21.6mph @ 8:43:34 (3s) 23.2mph @ 8:42:44 (60s) 22.8mph @ 8:42:40 (300s)	1293 / 30.4mph	41.0mph at 8:42:56 40.7mph @ 8:42:56 (0.1s) 39.7mph @ 8:42:56 (1s) 38.7mph @ 8:42:57 (3s) 31.2mph @ 8:43:36 (60s) 25.7mph @ 8:43:39 (300s)	21.1mph at 8:43:34 21.5mph @ 8:43:34 (1s) 23.2mph @ 8:43:35 (3s) 24.6mph @ 8:42:44 (60s) 23.7mph @ 8:42:40 (300s)	1973 / 31.0mph
2022-01-29 03:42:49 AM EST  2022-01-29 03:41:40 AM EST to 2022-01-29 03:42:40 AM EST (60s)	998.38mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (22°)	40.3mph at 8:42:25 40.2mph @ 8:42:25 (0.1s) 36.1mph @ 8:42:26 (1s) 34.1mph @ 8:42:39 (3s) 24.1mph @ 8:42:39 (60s) 24.1mph @ 8:41:45 (300s)	11.0mph at 8:41:59 11.8mph @ 8:42:09 (1s) 12.5mph @ 8:42:10 (3s) 21.4mph @ 8:41:40 (60s) 23.5mph @ 8:42:10 (300s)	6553 / 24.1mph	40.4mph at 8:41:42 43.2mph @ 8:41:42 (NoQC) 38.5mph @ 8:41:42 (1s) 37.2mph @ 8:41:43 (1s) 33.7mph @ 8:41:43 (3s) 23.3mph @ 8:42:39 (60s) 23.0mph @ 8:41:45 (300s)	10.6mph at 8:41:54 11.8mph @ 8:41:56 (1s) 12.6mph @ 8:41:58 (3s) 20.8mph @ 8:42:00 (60s) 22.4mph @ 8:42:10 (300s)	987 / 23.3mph	36.0mph at 8:41:42 35.0mph @ 8:41:43 (1s) 32.7mph @ 8:41:44 (3s) 24.7mph @ 8:42:39 (60s) 23.9mph @ 8:41:46 (300s)	14.2mph at 8:41:57 14.5mph @ 8:41:59 (1s) 14.7mph @ 8:42:00 (3s) 21.7mph @ 8:41:40 (60s) 23.4mph @ 8:42:11 (300s)	1563 / 24.7mph
2022-01-29 03:41:49 AM EST  2022-01-29 03:40:40 AM EST to 2022-01-29 03:41:40 AM EST (60s)	998.51mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (21°)	33.9mph at 8:41:39 33.7mph @ 8:41:39 (0.1s) 32.1mph @ 8:41:39 (1s) 26.5mph @ 8:40:49 (3s) 26.5mph @ 8:40:40 (60s) 24.1mph @ 8:41:18 (300s)	15.2mph at 8:41:17 16.1mph @ 8:41:05 (1s) 17.0mph @ 8:41:05 (3s) 21.2mph @ 8:41:37 (60s) 23.8mph @ 8:41:18 (300s)	5808 / 21.4mph	35.3mph at 8:41:39 37.6mph @ 8:41:39 (NoQC) 34.8mph @ 8:41:39 (0.1s) 32.3mph @ 8:41:39 (1s) 25.5mph @ 8:40:50 (60s) 25.2mph @ 8:40:40 (60s) 22.8mph @ 8:40:59 (300s)	13.6mph at 8:41:04 14.8mph @ 8:41:28 (1s) 16.6mph @ 8:41:28 (3s) 20.6mph @ 8:41:38 (60s) 22.6mph @ 8:41:19 (300s)	882 / 20.9mph	30.9mph at 8:41:39 30.2mph @ 8:41:39 (1s) 25.2mph @ 8:41:39 (3s) 25.7mph @ 8:40:40 (60s) 23.8mph @ 8:40:56 (300s)	17.5mph at 8:41:28 17.8mph @ 8:41:28 (1s) 18.5mph @ 8:41:29 (3s) 21.5mph @ 8:41:38 (60s) 23.6mph @ 8:41:30 (300s)	1371 / 21.7mph
2022-01-29 03:40:49 AM EST  2022-01-29 03:39:40 AM EST to 2022-01-29 03:40:40 AM EST (60s)	998.74mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (29°)	38.0mph at 8:40:01 37.8mph @ 8:40:01 (0.1s) 35.7mph @ 8:40:02 (1s) 33.8mph @ 8:40:03 (3s) 27.2mph @ 8:40:29 (60s) 24.1mph @ 8:40:35 (300s)	16.7mph at 8:40:37 18.5mph @ 8:40:37 (1s) 20.6mph @ 8:40:39 (3s) 25.1mph @ 8:39:56 (60s) 23.4mph @ 8:39:53 (300s)	7215 / 26.5mph	35.1mph at 8:40:18 39.3mph @ 8:40:02 (NoQC) 35.5mph @ 8:40:02 (0.1s) 34.0mph @ 8:40:02 (1s) 31.8mph @ 8:40:03 (3s) 26.1mph @ 8:40:29 (60s) 22.8mph @ 8:40:36 (300s)	15.4mph at 8:40:37 17.8mph @ 8:40:33 (1s) 19.7mph @ 8:39:55 (3s) 23.9mph @ 8:39:56 (60s) 22.0mph @ 8:39:55 (300s)	1072 / 25.3mph	34.2mph at 8:40:02 33.5mph @ 8:40:02 (1s) 31.6mph @ 8:40:04 (3s) 26.5mph @ 8:40:30 (60s) 23.8mph @ 8:40:36 (300s)	20.2mph at 8:40:33 20.7mph @ 8:39:52 (1s) 21.7mph @ 8:39:52 (3s) 24.7mph @ 8:40:01 (60s) 23.2mph @ 8:40:01 (300s)	1634 / 25.8mph
2022-01-29 03:39:49 AM EST  2022-01-29 03:38:40 AM EST to 2022-01-29 03:39:40 AM EST (60s)	998.36mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (26°)	34.8mph at 8:38:49 34.6mph @ 8:38:49 (0.1s) 32.5mph @ 8:39:39 (1s) 31.7mph @ 8:38:51 (3s) 25.8mph @ 8:39:39 (60s) 23.9mph @ 8:38:40 (300s)	16.7mph at 8:39:28 16.6mph @ 8:38:40 (1s) 19.2mph @ 8:39:09 (3s) 21.4mph @ 8:38:41 (60s) 23.4mph @ 8:39:12 (300s)	7016 / 25.8mph	35.6mph at 8:39:00 36.4mph @ 8:39:00 (NoQC) 33.1mph @ 8:39:15 (0.1s) 32.2mph @ 8:39:16 (1s) 30.2mph @ 8:38:50 (3s) 24.6mph @ 8:39:39 (60s) 22.7mph @ 8:38:40 (300s)	12.5mph at 8:38:40 14.1mph @ 8:38:41 (1s) 16.8mph @ 8:38:41 (3s) 19.8mph @ 8:38:43 (60s) 22.1mph @ 8:39:33 (300s)	1045 / 24.6mph	32.8mph at 8:38:49 31.9mph @ 8:38:50 (1s) 30.7mph @ 8:38:51 (3s) 25.3mph @ 8:39:39 (60s) 24.0mph @ 8:38:40 (300s)	17.6mph at 8:38:41 18.1mph @ 8:38:41 (1s) 18.6mph @ 8:38:42 (3s) 21.0mph @ 8:38:43 (60s) 23.4mph @ 8:39:35 (300s)	1611 / 25.4mph

2022-01-29 03:38:49 AM EST	998.71mb	12.14V	32.3°F 99%	39.5°F	NNE (22°)	33.6mph at 8:38:13 33.5mph @ 8:38:13 (0.1s)	13.3mph at 8:38:19 14.1mph @ 8:38:20 (1s)	5833 / 21.5mph	31.3mph at 8:37:59 34.9mph @ 8:37:59 (NoQC)	9.3mph at 8:38:21 10.4mph @ 8:38:21 (1s)	850 / 20.1mph	28.1mph at 8:38:02 27.5mph @ 8:38:02 (1s)	14.1mph at 8:38:21 14.4mph @ 8:38:21 (1s)	1343 / 21.3mph
2022-01-29 03:37:40 AM EST to 2022-01-29 03:38:40 AM EST (60s)						31.5mph @ 8:38:13 (1s)	15.0mph @ 8:38:21 (3s)	28.5mph @ 8:38:13 (1s)	11.8mph @ 8:38:21 (3s)	27.4mph @ 8:38:02 (3s)	14.9mph @ 8:38:22 (3s)			
2022-01-29 03:37:49 AM EST	998.81mb	12.14V	32.3°F 99%	39.5°F	NNE (27°)	39.4mph at 8:36:46 39.2mph @ 8:36:46 (0.1s)	14.1mph at 8:37:05 15.1mph @ 8:37:05 (1s)	6571 / 24.2mph	37.2mph at 8:36:49 40.1mph @ 8:36:46 (NoQC)	12.1mph at 8:37:05 14.6mph @ 8:37:06 (1s)	983 / 23.2mph	34.0mph at 8:36:47 32.7mph @ 8:36:50 (1s)	17.2mph at 8:36:44 17.7mph @ 8:36:44 (1s)	1543 / 24.4mph
2022-01-29 03:36:40 AM EST to 2022-01-29 03:37:40 AM EST (60s)						36.4mph @ 8:36:47 (1s)	16.3mph @ 8:37:14 (3s)	34.8mph @ 8:36:47 (1s)	16.8mph @ 8:37:17 (3s)	31.2mph @ 8:36:51 (3s)	18.3mph @ 8:37:16 (3s)			
2022-01-29 03:36:49 AM EST	998.91mb	12.14V	32.3°F 99%	39.5°F	NNE (30°)	32.8mph at 8:36:01 32.7mph @ 8:36:01 (0.1s)	13.4mph at 8:36:26 14.2mph @ 8:36:27 (1s)	6010 / 22.2mph	32.7mph at 8:36:02 34.0mph @ 8:36:02 (NoQC)	11.7mph at 8:36:34 13.5mph @ 8:36:34 (1s)	869 / 20.5mph	29.2mph at 8:36:02 28.5mph @ 8:36:02 (1s)	17.4mph at 8:36:34 17.9mph @ 8:36:35 (1s)	1395 / 22.1mph
2022-01-29 03:35:40 AM EST to 2022-01-29 03:36:40 AM EST (60s)						31.1mph @ 8:36:02 (1s)	16.6mph @ 8:37:14 (3s)	29.7mph @ 8:36:02 (1s)	14.8mph @ 8:36:35 (3s)	27.7mph @ 8:36:03 (3s)	19.0mph @ 8:36:35 (3s)			
2022-01-29 03:35:49 AM EST	998.62mb	12.15V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (30°)	40.1mph at 8:34:39 39.7mph @ 8:34:39 (0.1s)	12.5mph at 8:35:30 13.9mph @ 8:35:31 (1s)	6538 / 24.1mph	36.3mph at 8:34:39 42.9mph @ 8:34:39 (NoQC)	12.2mph at 8:34:54 14.1mph @ 8:35:16 (1s)	955 / 22.5mph	36.1mph at 8:34:40 35.0mph @ 8:34:41 (1s)	17.4mph at 8:35:15 17.9mph @ 8:35:32 (1s)	1533 / 24.2mph
2022-01-29 03:34:39 AM EST to 2022-01-29 03:35:39 AM EST (60s)						37.9mph @ 8:34:40 (1s)	16.5mph @ 8:35:33 (3s)	34.5mph @ 8:34:39 (1s)	15.4mph @ 8:35:16 (3s)	33.8mph @ 8:34:41 (3s)	18.6mph @ 8:35:33 (3s)			
2022-01-29 03:34:49 AM EST	998.80mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (24°)	42.7mph at 8:33:46 42.6mph @ 8:33:46 (0.1s)	15.7mph at 8:34:35 17.2mph @ 8:34:36 (1s)	7531 / 27.7mph	41.2mph at 8:33:52 46.0mph @ 8:33:46 (NoQC)	16.8mph at 8:34:03 19.3mph @ 8:34:36 (1s)	1163 / 27.4mph	39.0mph at 8:33:48 38.8mph @ 8:33:48 (0.1s)	20.7mph at 8:33:39 20.5mph @ 8:33:39 (1s)	1800 / 28.3mph
2022-01-29 03:33:39 AM EST to 2022-01-29 03:34:39 AM EST (60s)						40.0mph @ 8:33:47 (1s)	19.2mph @ 8:33:39 (3s)	39.7mph @ 8:33:47 (1s)	19.8mph @ 8:33:39 (3s)	37.6mph @ 8:33:50 (1s)	20.5mph @ 8:33:39 (3s)			
2022-01-29 03:33:49 AM EST	998.79mb	12.14V	32.3°F 99%	39.5°F	NNE (22°)	41.4mph at 8:32:45 41.2mph @ 8:32:45 (0.1s)	14.5mph at 8:33:17 16.7mph @ 8:33:18 (1s)	7228 / 26.6mph	41.3mph at 8:33:09 44.8mph @ 8:33:11 (NoQC)	15.1mph at 8:33:17 17.2mph @ 8:32:40 (1s)	1085 / 25.6mph	38.2mph at 8:33:11 37.8mph @ 8:33:11 (0.1s)	19.9mph at 8:33:38 20.2mph @ 8:33:37 (1s)	1702 / 26.8mph
2022-01-29 03:32:39 AM EST to 2022-01-29 03:33:39 AM EST (60s)						38.7mph @ 8:32:46 (1s)	18.6mph @ 8:33:19 (3s)	40.1mph @ 8:33:11 (1s)	19.2mph @ 8:33:18 (3s)	37.0mph @ 8:33:11 (1s)	20.5mph @ 8:33:38 (3s)			
2022-01-29 03:32:49 AM EST	998.65mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (26°)	44.2mph at 8:31:47 43.9mph @ 8:31:47 (0.1s)	15.9mph at 8:32:12 16.8mph @ 8:32:13 (1s)	7362 / 27.1mph	42.8mph at 8:31:41 44.4mph @ 8:31:47 (NoQC)	14.5mph at 8:32:20 15.7mph @ 8:32:21 (1s)	1118 / 26.3mph	39.1mph at 8:31:42 38.9mph @ 8:31:42 (0.1s)	19.2mph at 8:32:02 19.9mph @ 8:32:02 (1s)	1705 / 26.8mph
2022-01-29 03:32:49 AM EST						44.2mph at 8:31:47 43.9mph @ 8:31:47 (0.1s)	15.9mph at 8:32:12 16.8mph @ 8:32:13 (1s)	44.2mph at 8:31:47 43.9mph @ 8:31:47 (0.1s)	14.5mph at 8:32:20 15.7mph @ 8:32:21 (1s)	39.1mph at 8:31:42 38.9mph @ 8:31:42 (0.1s)	19.2mph at 8:32:02 19.9mph @ 8:32:02 (1s)			



2022-01-29 03:31:39 AM EST to 2022-01-29 03:32:39 AM EST (60s)						40.9mph @ 8:31:42 (1s) 38.5mph @ 8:31:43 (3s) 32.0mph @ 8:31:43 (60s) 28.1mph @ 8:31:50 (300s)	17.9mph @ 8:32:13 (3s) 26.6mph @ 8:32:31 (60s) 27.7mph @ 8:31:39 (300s)		40.0mph @ 8:31:47 (0.1s) 39.5mph @ 8:31:42 (1s) 37.8mph @ 8:31:43 (3s) 30.9mph @ 8:31:43 (60s) 27.4mph @ 8:31:50 (300s)	17.5mph @ 8:32:22 (3s) 25.9mph @ 8:32:31 (60s) 27.0mph @ 8:31:39 (300s)		38.5mph @ 8:31:43 (1s) 36.7mph @ 8:31:43 (3s) 31.5mph @ 8:31:43 (60s) 28.3mph @ 8:31:51 (300s)	20.5mph @ 8:32:13 (3s) 26.4mph @ 8:32:32 (60s) 27.8mph @ 8:31:39 (300s)	
2022-01-29 03:31:49 AM EST  2022-01-29 03:30:39 AM EST to 2022-01-29 03:31:39 AM EST (60s)	998.83mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (27°)	44.8mph at 8:31:28 44.6mph @ 8:31:28 (0.1s) 40.4mph @ 8:31:29 (1s) 38.6mph @ 8:30:41 (3s) 32.5mph @ 8:31:30 (60s) 27.7mph @ 8:31:39 (300s)	18.5mph at 8:31:37 19.1mph @ 8:31:37 (1s) 23.2mph @ 8:31:37 (3s) 29.5mph @ 8:30:39 (60s) 25.6mph @ 8:30:39 (300s)	8718 / 31.9mph	42.9mph at 8:30:40 46.9mph @ 8:30:51 (NoQC) 41.7mph @ 8:30:51 (1s) 39.7mph @ 8:31:00 (1s) 36.7mph @ 8:31:02 (3s) 31.3mph @ 8:31:30 (60s) 27.0mph @ 8:31:38 (300s)	17.3mph at 8:31:11 19.1mph @ 8:31:12 (1s) 21.7mph @ 8:31:12 (3s) 28.2mph @ 8:30:39 (60s) 24.9mph @ 8:30:39 (300s)	1312 / 30.8mph	38.3mph at 8:30:39 38.0mph @ 8:30:39 (0.1s) 37.8mph @ 8:30:40 (1s) 37.0mph @ 8:30:41 (3s) 32.1mph @ 8:31:30 (60s) 27.8mph @ 8:31:38 (300s)	22.1mph at 8:31:37 22.9mph @ 8:31:37 (1s) 24.6mph @ 8:31:38 (3s) 29.5mph @ 8:30:39 (60s) 25.9mph @ 8:30:39 (300s)	2009 / 31.5mph
2022-01-29 03:30:49 AM EST  2022-01-29 03:29:39 AM EST to 2022-01-29 03:30:39 AM EST (60s)	998.79mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (26°)	45.7mph at 8:30:32 45.4mph @ 8:30:32 (0.1s) 43.5mph @ 8:30:32 (1s) 38.9mph @ 8:30:33 (3s) 29.4mph @ 8:30:39 (60s) 25.6mph @ 8:30:38 (300s)	16.6mph at 8:30:06 18.1mph @ 8:30:07 (1s) 20.7mph @ 8:29:39 (3s) 27.0mph @ 8:30:07 (60s) 24.1mph @ 8:29:40 (300s)	8033 / 29.5mph	45.0mph at 8:30:32 48.8mph @ 8:30:32 (NoQC) 43.9mph @ 8:30:32 (1s) 41.4mph @ 8:30:32 (1s) 38.1mph @ 8:30:33 (3s) 28.2mph @ 8:30:39 (60s) 25.0mph @ 8:30:38 (300s)	15.0mph at 8:30:29 17.5mph @ 8:29:39 (1s) 18.0mph @ 8:29:39 (3s) 26.0mph @ 8:30:07 (60s) 23.7mph @ 8:29:40 (300s)	1199 / 28.2mph	39.6mph at 8:30:33 39.3mph @ 8:30:32 (0.1s) 39.0mph @ 8:30:33 (1s) 36.9mph @ 8:30:34 (3s) 29.5mph @ 8:30:39 (60s) 25.9mph @ 8:30:39 (300s)	19.9mph at 8:29:39 20.1mph @ 8:29:39 (1s) 20.4mph @ 8:29:40 (3s) 27.3mph @ 8:30:07 (60s) 24.5mph @ 8:29:40 (300s)	1880 / 29.5mph
2022-01-29 03:29:49 AM EST  2022-01-29 03:28:39 AM EST to 2022-01-29 03:29:39 AM EST (60s)	998.92mb	12.14V	32.2°F 99%	39.4°F	NNE (25°)	43.0mph at 8:29:21 42.7mph @ 8:29:21 (0.1s) 38.3mph @ 8:29:21 (1s) 36.5mph @ 8:29:03 (3s) 27.3mph @ 8:29:38 (60s) 24.4mph @ 8:29:04 (300s)	15.5mph at 8:29:16 15.5mph @ 8:28:39 (1s) 15.2mph @ 8:28:39 (3s) 23.6mph @ 8:28:52 (3s) 23.9mph @ 8:28:40 (300s)	7429 / 27.3mph	41.5mph at 8:28:59 43.4mph @ 8:29:03 (NoQC) 38.8mph @ 8:28:03 (0.1s) 38.7mph @ 8:29:03 (1s) 36.1mph @ 8:29:04 (3s) 26.2mph @ 8:29:38 (60s) 24.1mph @ 8:29:05 (300s)	14.3mph at 8:29:26 15.5mph @ 8:28:39 (1s) 15.5mph @ 8:28:39 (3s) 23.4mph @ 8:28:52 (60s) 23.7mph @ 8:28:40 (300s)	1113 / 26.2mph	38.8mph at 8:29:02 38.5mph @ 8:29:02 (0.1s) 38.0mph @ 8:29:02 (1s) 37.0mph @ 8:29:04 (3s) 27.4mph @ 8:29:35 (60s) 24.7mph @ 8:29:05 (300s)	17.6mph at 8:28:39 17.8mph @ 8:28:40 (1s) 24.1mph @ 8:28:57 (60s) 24.3mph @ 8:28:41 (300s)	1736 / 27.3mph
2022-01-29 03:28:49 AM EST  2022-01-29 03:27:39 AM EST to 2022-01-29 03:28:39 AM EST (60s)	999.13mb	12.14V	32.2°F 99%	39.4°F	NNE (30°)	42.3mph at 8:27:43 42.2mph @ 8:27:43 (0.1s) 39.8mph @ 8:27:44 (1s) 37.5mph @ 8:27:46 (3s) 26.7mph @ 8:27:51 (60s) 24.4mph @ 8:28:04 (300s)	12.1mph at 8:28:37 13.5mph @ 8:28:37 (1s) 15.5mph @ 8:28:38 (3s) 24.4mph @ 8:28:34 (60s) 23.9mph @ 8:27:42 (300s)	6638 / 24.4mph	43.1mph at 8:27:44 46.0mph @ 8:27:44 (NoQC) 41.7mph @ 8:27:45 (0.1s) 39.3mph @ 8:27:45 (1s) 36.8mph @ 8:27:46 (3s) 26.7mph @ 8:27:51 (60s) 24.0mph @ 8:28:05 (300s)	12.6mph at 8:28:26 14.3mph @ 8:28:26 (1s) 15.9mph @ 8:28:27 (3s) 24.4mph @ 8:28:34 (60s) 23.5mph @ 8:27:43 (300s)	1038 / 24.5mph	39.4mph at 8:27:45 39.0mph @ 8:27:45 (0.1s) 38.1mph @ 8:27:45 (1s) 36.0mph @ 8:27:46 (3s) 27.3mph @ 8:27:51 (60s) 24.7mph @ 8:28:05 (300s)	15.8mph at 8:28:28 16.2mph @ 8:28:28 (1s) 16.7mph @ 8:28:29 (3s) 25.0mph @ 8:28:32 (60s) 24.2mph @ 8:27:43 (300s)	1602 / 25.3mph
2022-01-29 03:27:49 AM EST  2022-01-29 03:26:39 AM EST to 2022-01-29 03:27:39 AM EST (60s)	999.17mb	12.14V	32.2°F 99%	39.5°F	NNE (23°)	40.2mph at 8:26:54 40.0mph @ 8:26:54 (0.1s) 38.4mph @ 8:26:54 (1s) 35.8mph @ 8:26:55 (3s) 25.4mph @ 8:27:34 (60s) 24.2mph @ 8:26:54 (300s)	14.4mph at 8:27:03 15.5mph @ 8:26:39 (1s) 17.6mph @ 8:26:40 (3s) 20.9mph @ 8:26:46 (60s) 23.9mph @ 8:27:22 (300s)	6855 / 25.2mph	42.2mph at 8:26:54 44.7mph @ 8:26:54 (NoQC) 40.2mph @ 8:26:54 (0.1s) 37.6mph @ 8:26:54 (1s) 36.0mph @ 8:26:55 (3s) 25.3mph @ 8:27:35 (60s) 23.8mph @ 8:26:54 (300s)	12.1mph at 8:26:39 13.8mph @ 8:26:39 (1s) 16.2mph @ 8:26:41 (3s) 19.9mph @ 8:26:46 (60s) 23.5mph @ 8:27:22 (300s)	1072 / 25.3mph	35.7mph at 8:26:54 35.0mph @ 8:26:55 (1s) 34.2mph @ 8:26:56 (3s) 25.7mph @ 8:27:35 (60s) 24.4mph @ 8:26:56 (300s)	17.1mph at 8:26:39 17.4mph @ 8:26:39 (1s) 18.1mph @ 8:26:41 (3s) 21.0mph @ 8:26:48 (60s) 24.2mph @ 8:27:23 (300s)	1627 / 25.6mph
2022-01-29 03:26:49 AM EST  2022-01-29 03:25:39 AM EST to 2022-01-29 03:26:39 AM EST (60s)	999.34mb	12.15V	32.2°F 99%	39.4°F	NNE (25°)	41.7mph at 8:25:39 41.4mph @ 8:25:39 (0.1s) 36.9mph @ 8:25:40 (1s) 33.1mph @ 8:25:40 (3s) 22.1mph @ 8:25:40	12.3mph at 8:25:54 13.5mph @ 8:25:54 (1s) 15.5mph @ 8:25:54 (3s) 20.9mph @ 8:26:14 (60s) 24.0mph @ 8:26:24	5893 / 21.7mph	38.8mph at 8:25:40 45.2mph @ 8:25:40 (NoQC) 40.6mph @ 8:25:40 (0.1s) 36.5mph @ 8:25:40 (1s) 32.6mph @ 8:25:41	11.1mph at 8:26:13 12.0mph @ 8:25:57 (1s) 14.3mph @ 8:25:58 (3s) 20.7mph @ 8:26:38 (60s) 23.7mph @ 8:26:38	878 / 20.8mph	33.3mph at 8:25:39 32.5mph @ 8:25:40 (1s) 30.4mph @ 8:25:41 (3s) 22.6mph @ 8:25:42 (60s) 25.1mph @ 8:25:46	15.6mph at 8:25:57 15.7mph @ 8:25:58 (1s) 16.7mph @ 8:25:58 (3s) 21.5mph @ 8:26:15 (60s) 24.3mph @ 8:26:38	1386 / 22.0mph

03:26:39 AM EST (60s)						(60s) 24.7mph @ 8:25:46 (300s)	(300s)		(3s) 22.2mph @ 8:25:41 (60s) 24.5mph @ 8:25:46 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)	
2022-01-29 03:25:49 AM EST	999.38mb	12.14V	32.2°F 99%	39.4°F	NNE (27°)	35.3mph at 8:25:38 35.1mph @ 8:25:38 (0.1s) 31.4mph @ 8:25:38 (1s) 28.4mph @ 8:24:39 (3s) 27.4mph @ 8:24:49 (60s) 25.6mph @ 8:24:40 (300s)	12.1mph at 8:25:16 13.3mph @ 8:25:16 (1s) 13.9mph @ 8:25:18 (3s) 21.7mph @ 8:25:37 (60s) 24.5mph @ 8:25:25 (300s)	5899 / 21.8mph	30.9mph at 8:25:00 39.4mph @ 8:25:39 (NoQC) 35.1mph @ 8:25:38 (0.1s) 29.7mph @ 8:25:38 (3s) 27.7mph @ 8:24:40 (3s) 26.8mph @ 8:24:50 (60s) 25.5mph @ 8:24:40 (300s)	(300s)	927 / 21.9mph	29.4mph at 8:25:00 28.1mph @ 8:25:01 (1s) 27.4mph @ 8:24:40 (3s) 26.1mph @ 8:24:40 (300s)	15.2mph at 8:25:18 15.4mph @ 8:25:19 (1s) 15.9mph @ 8:25:19 (3s) 22.3mph @ 8:25:38 (60s) 25.0mph @ 8:25:25 (300s)	1410 / 22.3mph
2022-01-29 03:24:49 AM EST	999.17mb	12.14V	32.2°F 99%	39.4°F	NNE (27°)	39.8mph at 8:24:23 39.7mph @ 8:24:23 (0.1s) 37.1mph @ 8:24:23 (1s) 35.5mph @ 8:24:24 (3s) 26.7mph @ 8:24:38 (60s) 25.6mph @ 8:24:38 (300s)	16.2mph at 8:23:44 17.1mph @ 8:23:44 (1s) 18.0mph @ 8:23:44 (3s) 23.5mph @ 8:23:50 (60s) 24.5mph @ 8:23:50 (300s)	7274 / 26.7mph	42.7mph at 8:24:23 47.1mph @ 8:24:22 (NoQC) 42.3mph @ 8:24:22 (0.1s) 40.1mph @ 8:24:23 (1s) 37.2mph @ 8:24:25 (3s) 26.1mph @ 8:24:38 (60s) 25.5mph @ 8:24:29 (300s)	(300s)	1110 / 26.1mph	36.2mph at 8:24:23 35.4mph @ 8:24:23 (1s) 34.4mph @ 8:24:25 (3s) 26.7mph @ 8:24:38 (60s) 26.1mph @ 8:24:38 (300s)	19.0mph at 8:23:44 19.3mph @ 8:23:44 (1s) 19.9mph @ 8:23:46 (3s) 23.8mph @ 8:23:53 (60s) 25.2mph @ 8:23:51 (300s)	1698 / 26.7mph
2022-01-29 03:23:49 AM EST	999.41mb	12.14V	32.2°F 99%	39.4°F	NNE (32°)	39.2mph at 8:23:09 39.1mph @ 8:23:09 (0.1s) 36.3mph @ 8:23:09 (1s) 32.7mph @ 8:23:11 (3s) 26.6mph @ 8:22:50 (60s) 24.6mph @ 8:23:32 (300s)	14.4mph at 8:23:17 15.5mph @ 8:23:00 (1s) 17.0mph @ 8:23:00 (3s) 24.0mph @ 8:23:37 (60s) 24.0mph @ 8:23:01 (300s)	6551 / 24.1mph	42.0mph at 8:23:09 43.0mph @ 8:23:09 (NoQC) 38.8mph @ 8:23:09 (1s) 37.1mph @ 8:23:10 (1s) 33.8mph @ 8:23:11 (3s) 26.6mph @ 8:22:50 (60s) 24.7mph @ 8:23:31 (300s)	(300s)	1013 / 23.9mph	35.7mph at 8:23:09 35.0mph @ 8:23:10 (1s) 33.8mph @ 8:23:12 (3s) 26.8mph @ 8:22:51 (60s) 24.1mph @ 8:23:33 (300s)	17.8mph at 8:22:59 18.1mph @ 8:23:00 (1s) 18.7mph @ 8:23:01 (3s) 24.5mph @ 8:23:38 (60s) 24.8mph @ 8:23:02 (300s)	1558 / 24.6mph
2022-01-29 03:22:49 AM EST	998.90mb	12.15V	32.2°F 99%	39.4°F	NNE (30°)	39.8mph at 8:21:55 39.6mph @ 8:21:55 (0.1s) 37.6mph @ 8:22:02 (1s) 33.4mph @ 8:22:04 (3s) 25.8mph @ 8:22:28 (60s) 24.5mph @ 8:21:39 (300s)	12.4mph at 8:21:49 14.2mph @ 8:21:49 (1s) 16.2mph @ 8:22:32 (3s) 23.7mph @ 8:21:54 (60s) 24.1mph @ 8:21:53 (300s)	6987 / 25.7mph	41.2mph at 8:22:02 43.9mph @ 8:22:02 (NoQC) 39.5mph @ 8:22:02 (0.1s) 39.0mph @ 8:22:02 (1s) 34.2mph @ 8:21:57 (3s) 25.6mph @ 8:22:30 (60s) 24.7mph @ 8:21:39 (300s)	(300s)	1087 / 25.6mph	36.2mph at 8:22:02 35.3mph @ 8:22:03 (1s) 33.2mph @ 8:22:04 (3s) 26.2mph @ 8:22:31 (60s) 25.3mph @ 8:21:39 (300s)	17.9mph at 8:22:32 18.3mph @ 8:22:32 (1s) 19.8mph @ 8:21:51 (3s) 24.5mph @ 8:22:01 (60s) 25.0mph @ 8:22:18 (300s)	1660 / 26.2mph
2022-01-29 03:21:49 AM EST	999.12mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (22°)	38.5mph at 8:20:55 38.1mph @ 8:20:55 (0.1s) 34.5mph @ 8:20:55 (1s) 31.4mph @ 8:20:53 (3s) 27.2mph @ 8:20:40 (60s) 24.9mph @ 8:21:23 (300s)	13.6mph at 8:20:41 15.6mph @ 8:20:41 (1s) 18.1mph @ 8:21:27 (3s) 24.1mph @ 8:21:20 (60s) 24.2mph @ 8:20:45 (300s)	6634 / 24.4mph	37.4mph at 8:20:55 40.0mph @ 8:20:55 (NoQC) 36.0mph @ 8:20:55 (0.1s) 33.7mph @ 8:20:51 (1s) 31.4mph @ 8:20:53 (3s) 27.2mph @ 8:20:39 (60s) 25.1mph @ 8:21:24 (300s)	(300s)	1046 / 24.7mph	36.5mph at 8:20:55 34.9mph @ 8:20:55 (1s) 32.8mph @ 8:20:57 (3s) 27.6mph @ 8:20:40 (60s) 25.7mph @ 8:21:24 (300s)	18.3mph at 8:21:10 18.8mph @ 8:21:10 (1s) 20.3mph @ 8:21:10 (3s) 25.0mph @ 8:21:22 (60s) 25.1mph @ 8:20:46 (300s)	1613 / 25.4mph
2022-01-29 03:20:49 AM EST	999.12mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (19°)	40.2mph at 8:19:44 39.9mph @ 8:19:44 (0.1s) 36.1mph @ 8:20:06 (1s) 36.6mph @ 8:20:07 (3s) 27.8mph @ 8:20:22 (60s) 24.4mph @ 8:20:38 (300s)	15.6mph at 8:20:35 16.7mph @ 8:20:26 (1s) 18.2mph @ 8:20:33 (3s) 21.2mph @ 8:19:39 (60s) 23.7mph @ 8:19:40 (300s)	7391 / 27.2mph	43.1mph at 8:20:06 45.2mph @ 8:20:06 (NoQC) 40.6mph @ 8:20:06 (0.1s) 39.4mph @ 8:20:06 (1s) 37.7mph @ 8:20:08 (3s) 27.7mph @ 8:20:21 (60s) 24.7mph @ 8:20:38 (300s)	(300s)	1157 / 27.2mph	38.3mph at 8:20:06 38.0mph @ 8:20:06 (0.1s) 37.8mph @ 8:20:06 (1s) 36.5mph @ 8:20:08 (3s) 28.4mph @ 8:20:22 (60s) 25.2mph @ 8:20:39 (300s)	18.6mph at 8:20:32 19.1mph @ 8:20:32 (1s) 19.8mph @ 8:20:33 (3s) 22.5mph @ 8:19:40 (60s) 24.5mph @ 8:19:41 (300s)	1751 / 27.5mph

2022-01-29 03:19:49 AM EST	999.32mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (20°)	33.6mph at 8:19:18 33.5mph @ 8:19:18 (0.1s)	12.5mph at 8:19:29 13.1mph @ 8:19:14 (1s)	5758 / 21.3mph	35.6mph at 8:18:49 39.5mph @ 8:18:49 (NoQC)	11.4mph at 8:19:29 14.0mph @ 8:19:29 (1s)	919 / 21.7mph	32.5mph at 8:18:49 31.1mph @ 8:18:50 (1s)	15.7mph at 8:19:14 16.0mph @ 8:19:15 (1s)	1427 / 22.6mph
2022-01-29 03:18:39 AM EST to 2022-01-29 03:19:39 AM EST (60s)						31.2mph @ 8:19:18 (1s)	14.1mph @ 8:19:16 (3s)		33.7mph @ 8:18:49 (1s)			15.1mph @ 8:19:15 (3s)	28.0mph @ 8:18:51 (3s)	
2022-01-29 03:18:49 AM EST	999.39mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (26°)	33.6mph at 8:17:46 33.4mph @ 8:17:46 (0.1s)	14.6mph at 8:18:09 15.3mph @ 8:18:09 (1s)	6230 / 23.0mph	35.5mph at 8:17:39 38.1mph @ 8:17:39 (NoQC)	12.5mph at 8:18:31 14.7mph @ 8:18:31 (1s)	980 / 23.1mph	31.1mph at 8:17:51 30.4mph @ 8:17:51 (1s)	17.9mph at 8:18:09 18.1mph @ 8:18:10 (1s)	1501 / 23.7mph
2022-01-29 03:17:39 AM EST to 2022-01-29 03:18:39 AM EST (60s)						31.9mph @ 8:17:51 (1s)	17.3mph @ 8:18:09 (3s)		32.9mph @ 8:17:53 (1s)			17.5mph @ 8:18:09 (3s)	27.5mph @ 8:17:39 (60s)	
2022-01-29 03:17:49 AM EST	999.51mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (28°)	42.4mph at 8:16:40 42.2mph @ 8:16:40 (0.1s)	15.1mph at 8:17:37 16.7mph @ 8:17:37 (1s)	7258 / 26.7mph	39.9mph at 8:16:50 43.8mph @ 8:16:50 (NoQC)	15.0mph at 8:16:56 17.6mph @ 8:17:29 (1s)	1153 / 27.1mph	35.7mph at 8:16:50 35.0mph @ 8:16:51 (1s)	19.1mph at 8:17:29 19.4mph @ 8:17:30 (1s)	1753 / 27.6mph
2022-01-29 03:16:39 AM EST to 2022-01-29 03:17:39 AM EST (60s)						38.7mph @ 8:16:40 (1s)	19.0mph @ 8:17:38 (3s)		37.9mph @ 8:17:03 (1s)			19.9mph @ 8:17:30 (3s)	33.7mph @ 8:16:52 (3s)	
2022-01-29 03:16:49 AM EST	999.00mb	12.14V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (20°)	39.9mph at 8:16:34 39.8mph @ 8:16:34 (0.1s)	13.0mph at 8:16:04 14.1mph @ 8:16:04 (1s)	6445 / 23.7mph	39.6mph at 8:16:35 43.5mph @ 8:16:34 (NoQC)	13.1mph at 8:16:04 14.4mph @ 8:16:05 (1s)	1025 / 24.2mph	35.7mph at 8:16:35 34.7mph @ 8:16:36 (1s)	16.6mph at 8:16:06 17.0mph @ 8:16:06 (1s)	1560 / 24.6mph
2022-01-29 03:15:39 AM EST to 2022-01-29 03:16:39 AM EST (60s)						37.9mph @ 8:16:35 (1s)	15.0mph @ 8:16:05 (3s)		38.4mph @ 8:16:35 (1s)			16.0mph @ 8:16:06 (3s)	33.6mph @ 8:16:37 (3s)	
2022-01-29 03:15:49 AM EST	999.60mb	12.14V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (30°)	35.6mph at 8:15:01 35.5mph @ 8:15:01 (0.1s)	13.4mph at 8:14:46 13.8mph @ 8:14:47 (1s)	6431 / 23.7mph	34.9mph at 8:15:00 37.3mph @ 8:14:53 (NoQC)	10.8mph at 8:14:46 12.2mph @ 8:14:47 (1s)	995 / 23.5mph	31.7mph at 8:15:01 30.6mph @ 8:15:01 (1s)	16.5mph at 8:14:47 16.9mph @ 8:14:47 (1s)	1527 / 24.1mph
2022-01-29 03:14:39 AM EST to 2022-01-29 03:15:39 AM EST (60s)						32.7mph @ 8:14:54 (1s)	15.6mph @ 8:14:47 (3s)		33.7mph @ 8:14:54 (3s)			14.5mph @ 8:14:48 (3s)	29.5mph @ 8:15:03 (3s)	
2022-01-29 03:14:49 AM EST	999.65mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (23°)	40.6mph at 8:13:40 40.4mph @ 8:13:40 (0.1s)	12.4mph at 8:14:25 13.7mph @ 8:14:25 (1s)	7009 / 25.8mph	42.6mph at 8:13:40 46.6mph @ 8:13:40 (NoQC)	9.7mph at 8:14:24 11.3mph @ 8:14:25 (1s)	1096 / 25.8mph	35.7mph at 8:13:41 35.0mph @ 8:13:41 (1s)	16.3mph at 8:14:25 16.9mph @ 8:14:25 (1s)	1661 / 26.2mph
2022-01-29 03:13:39 AM EST to 2022-01-29 03:14:39 AM EST (60s)						38.1mph @ 8:13:41 (1s)	17.0mph @ 8:14:25 (3s)		39.7mph @ 8:13:41 (3s)			14.7mph @ 8:14:25 (3s)	33.0mph @ 8:14:15 (3s)	
2022-01-29 03:13:49 AM EST	999.54mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (20°)	36.6mph at 8:13:32 36.4mph @ 8:13:32 (0.1s)	12.3mph at 8:12:55 13.3mph @ 8:12:56 (1s)	5770 / 21.3mph	39.4mph at 8:13:32 40.7mph @ 8:13:32 (NoQC)	11.3mph at 8:12:55 12.5mph @ 8:12:56 (1s)	937 / 22.1mph	35.2mph at 8:13:33 34.4mph @ 8:13:33 (1s)	16.3mph at 8:12:43 16.6mph @ 8:12:43 (1s)	1443 / 22.8mph
2022-01-29 03:13:39 AM EST to 2022-01-29 03:14:39 AM EST (60s)						22.9mph @ 8:18:39 (60s)	23.6mph @ 8:19:22 (300s)		23.1mph @ 8:18:39 (60s)			23.7mph @ 8:19:22 (300s)	25.2mph @ 8:18:39 (300s)	

2022-01-29 03:12:39 AM EST to 2022-01-29 03:13:39 AM EST (60s)						35.2mph @ 8:13:33 (1s) 30.8mph @ 8:13:34 (3s) 22.1mph @ 8:12:39 (60s) 22.7mph @ 8:12:39 (300s)	14.6mph @ 8:12:44 (3s) 20.5mph @ 8:12:56 (60s) 21.7mph @ 8:13:21 (300s)		36.9mph @ 8:13:32 (0.1s) 36.0mph @ 8:13:33 (1s) 32.1mph @ 8:13:34 (3s) 23.7mph @ 8:12:39 (60s) 23.1mph @ 8:12:39 (300s)			15.3mph @ 8:12:44 (3s) 21.9mph @ 8:13:32 (60s) 22.3mph @ 8:13:22 (300s)			31.7mph @ 8:13:35 (3s) 22.3mph @ 8:12:39 (60s) 24.0mph @ 8:12:39 (300s)	16.8mph @ 8:12:45 (3s) 22.3mph @ 8:13:32 (60s) 23.1mph @ 8:13:22 (300s)	
2022-01-29 03:12:49 AM EST  2022-01-29 03:11:39 AM EST to 2022-01-29 03:12:39 AM EST (60s)	999.52mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (18°)	35.9mph at 8:12:28 37.7mph @ 8:12:29 (0.1s) 34.6mph @ 8:12:29 (1s) 31.5mph @ 8:12:30 (3s) 25.6mph @ 8:11:51 (60s) 22.9mph @ 8:11:52 (300s)	13.9mph at 8:12:08 14.8mph @ 8:11:59 (1s) 16.3mph @ 8:11:59 (3s) 21.3mph @ 8:12:26 (60s) 22.6mph @ 8:12:27 (300s)	6006 / 22.2mph	38.9mph at 8:12:28 43.1mph @ 8:12:28 (NoQC) 38.5mph @ 8:12:28 (1s) 36.5mph @ 8:12:29 (1s) 32.6mph @ 8:12:30 (60s) 26.8mph @ 8:11:52 (60s) 23.3mph @ 8:11:52 (300s)			13.5mph at 8:11:57 (1s) 15.4mph @ 8:11:57 (3s) 16.8mph @ 8:11:59 (3s) 22.4mph @ 8:12:27 (60s) 23.1mph @ 8:12:27 (300s)	1007 / 23.8mph	34.7mph at 8:12:29 (1s) 33.9mph @ 8:12:29 (1s) 32.6mph @ 8:12:31 (3s) 26.9mph @ 8:11:53 (60s) 24.2mph @ 8:11:53 (300s)	18.0mph at 8:11:59 (1s) 18.5mph @ 8:11:59 (1s) 19.3mph @ 8:11:59 (3s) 23.3mph @ 8:12:26 (60s) 23.9mph @ 8:12:28 (300s)	1545 / 24.4mph	
2022-01-29 03:11:49 AM EST  2022-01-29 03:10:39 AM EST to 2022-01-29 03:11:39 AM EST (60s)	999.57mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (23°)	39.1mph at 8:10:55 38.8mph @ 8:10:58 (0.1s) 38.1mph @ 8:10:56 (1s) 36.2mph @ 8:10:57 (3s) 25.2mph @ 8:11:24 (60s) 22.8mph @ 8:11:28 (300s)	12.0mph at 8:10:42 13.6mph @ 8:10:42 (1s) 15.6mph @ 8:10:42 (3s) 19.8mph @ 8:10:43 (60s) 22.3mph @ 8:10:53 (300s)	6679 / 24.6mph	41.5mph at 8:10:57 44.5mph @ 8:10:57 (NoQC) 39.9mph @ 8:10:57 (1s) 38.1mph @ 8:10:57 (1s) 36.3mph @ 8:10:58 (3s) 25.4mph @ 8:11:29 (60s) 23.2mph @ 8:11:28 (300s)			10.8mph at 8:10:41 (1s) 12.2mph @ 8:10:42 (1s) 15.8mph @ 8:10:42 (3s) 19.2mph @ 8:10:51 (60s) 22.8mph @ 8:10:54 (300s)	1067 / 25.1mph	38.3mph at 8:10:57 (0.1s) 38.0mph @ 8:10:57 (1s) 37.0mph @ 8:10:57 (1s) 35.5mph @ 8:10:59 (3s) 26.3mph @ 8:11:26 (60s) 24.1mph @ 8:11:28 (300s)	16.4mph at 8:10:41 (1s) 16.9mph @ 8:10:42 (1s) 17.7mph @ 8:10:42 (3s) 20.7mph @ 8:10:43 (60s) 23.8mph @ 8:10:54 (300s)	1636 / 25.8mph	
2022-01-29 03:10:49 AM EST  2022-01-29 03:09:38 AM EST to 2022-01-29 03:10:38 AM EST (60s)	999.72mb	12.15V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (18°)	29.2mph at 8:10:31 29.2mph @ 8:10:31 (0.1s) 28.4mph @ 8:10:32 (1s) 26.9mph @ 8:10:33 (3s) 22.1mph @ 8:09:50 (60s) 22.9mph @ 8:09:51 (300s)	11.5mph at 8:10:16 12.4mph @ 8:10:16 (1s) 14.3mph @ 8:10:11 (3s) 19.3mph @ 8:10:21 (60s) 22.3mph @ 8:10:27 (300s)	5488 / 20.3mph	31.2mph at 8:09:38 32.7mph @ 8:09:38 (NoQC) 30.2mph @ 8:09:38 (0.1s) 29.5mph @ 8:09:39 (1s) 27.9mph @ 8:09:40 (3s) 22.5mph @ 8:09:51 (60s) 23.9mph @ 8:09:51 (300s)			10.8mph at 8:10:10 (1s) 12.0mph @ 8:10:10 (1s) 13.3mph @ 8:10:11 (3s) 19.2mph @ 8:10:21 (60s) 23.0mph @ 8:10:37 (300s)	851 / 20.1mph	28.3mph at 8:10:33 (0.1s) 27.8mph @ 8:10:33 (1s) 26.6mph @ 8:10:34 (3s) 23.0mph @ 8:09:51 (60s) 24.8mph @ 8:09:52 (300s)	14.5mph at 8:10:11 (1s) 14.7mph @ 8:10:11 (1s) 15.4mph @ 8:10:12 (3s) 20.2mph @ 8:10:25 (60s) 24.0mph @ 8:10:37 (300s)	1337 / 21.2mph	
2022-01-29 03:09:49 AM EST  2022-01-29 03:08:38 AM EST to 2022-01-29 03:09:38 AM EST (60s)	999.94mb	12.16V	32.1°F 99%	39.4°F	NNE (24°)	36.3mph at 8:09:10 36.1mph @ 8:09:10 (0.1s) 34.5mph @ 8:09:11 (1s) 31.0mph @ 8:09:11 (3s) 25.3mph @ 8:08:38 (60s) 23.0mph @ 8:09:16 (300s)	10.6mph at 8:08:46 11.5mph @ 8:08:47 (1s) 14.3mph @ 8:08:48 (3s) 20.9mph @ 8:09:37 (60s) 22.6mph @ 8:08:51 (300s)	5693 / 21.0mph	37.0mph at 8:09:08 38.6mph @ 8:09:08 (NoQC) 35.1mph @ 8:09:08 (0.1s) 33.2mph @ 8:09:08 (1s) 32.3mph @ 8:09:10 (3s) 25.6mph @ 8:08:38 (60s) 24.2mph @ 8:09:16 (300s)			10.5mph at 8:08:48 (1s) 11.8mph @ 8:08:48 (1s) 13.9mph @ 8:08:49 (3s) 21.2mph @ 8:09:37 (60s) 23.7mph @ 8:08:51 (300s)	901 / 21.3mph	33.2mph at 8:09:11 (1s) 32.5mph @ 8:09:11 (1s) 31.3mph @ 8:09:11 (3s) 26.7mph @ 8:08:38 (60s) 25.1mph @ 8:09:16 (300s)	15.8mph at 8:08:42 (1s) 16.2mph @ 8:08:42 (1s) 17.1mph @ 8:08:42 (3s) 22.1mph @ 8:09:37 (60s) 24.7mph @ 8:09:37 (300s)	1400 / 22.2mph	
2022-01-29 03:08:49 AM EST  2022-01-29 03:07:38 AM EST to 2022-01-29 03:08:38 AM EST (60s)	999.96mb	12.15V	32.1°F 99%	39.3°F	NNE (22°)	42.4mph at 8:07:52 42.3mph @ 8:07:52 (0.1s) 37.9mph @ 8:07:52 (1s) 35.8mph @ 8:07:53 (3s) 26.2mph @ 8:08:20 (60s) 23.2mph @ 8:08:20 (300s)	14.0mph at 8:08:27 15.0mph @ 8:08:27 (1s) 16.1mph @ 8:08:28 (3s) 22.4mph @ 8:07:38 (60s) 22.3mph @ 8:07:38 (300s)	6897 / 25.4mph	40.0mph at 8:07:52 45.3mph @ 8:07:49 (NoQC) 40.4mph @ 8:07:49 (0.1s) 36.2mph @ 8:07:52 (3s) 34.8mph @ 8:07:52 (3s) 26.7mph @ 8:08:20 (60s) 24.4mph @ 8:08:19 (300s)			10.9mph at 8:08:27 (1s) 12.0mph @ 8:08:27 (1s) 13.9mph @ 8:08:28 (3s) 23.5mph @ 8:07:38 (60s) 23.5mph @ 8:07:38 (300s)	1090 / 25.7mph	39.6mph at 8:07:52 (0.1s) 39.4mph @ 8:07:52 (1s) 38.9mph @ 8:07:52 (1s) 37.3mph @ 8:07:53 (3s) 27.6mph @ 8:08:21 (60s) 25.4mph @ 8:08:05 (300s)	15.4mph at 8:08:27 (1s) 15.9mph @ 8:08:27 (1s) 16.2mph @ 8:08:29 (3s) 24.3mph @ 8:07:38 (60s) 24.5mph @ 8:07:38 (300s)	1696 / 26.7mph	
2022-01-29 03:07:49 AM EST  2022-01-29 03:06:38 AM EST to 2022-01-29	999.88mb	12.15V	32.1°F 99%	39.3°F	NNE (27°)	34.3mph at 8:07:37 34.2mph @ 8:07:37 (1s) 32.8mph @ 8:07:37 (1s) 28.3mph @ 8:07:15 (3s) 23.0mph @ 8:06:47	12.5mph at 8:07:10 13.4mph @ 8:07:10 (1s) 15.5mph @ 8:07:11 (3s) 20.6mph @ 8:07:13 (60s) 22.1mph @ 8:07:12	6075 / 22.4mph	35.9mph at 8:07:37 37.9mph @ 8:07:37 (NoQC) 34.4mph @ 8:07:37 (0.1s) 33.6mph @ 8:07:38 (1s) 29.0mph @ 8:06:55			13.2mph at 8:07:11 (1s) 14.4mph @ 8:07:12 (3s) 15.6mph @ 8:07:12 (3s) 22.2mph @ 8:07:13 (60s) 23.1mph @ 8:07:13	999 / 23.6mph	32.9mph at 8:07:37 (1s) 31.3mph @ 8:07:37 (1s) 30.6mph @ 8:06:58 (3s) 25.7mph @ 8:06:47 (60s) 24.7mph @ 8:06:48	16.6mph at 8:07:11 (1s) 17.0mph @ 8:07:11 (1s) 17.8mph @ 8:07:12 (3s) 23.3mph @ 8:07:13 (60s) 24.3mph @ 8:07:13	1543 / 24.4mph	

03:07:38 AM EST (60s)						(60s) 22.5mph @ 8:06:39 (300s)	(300s)		(3s) 24.5mph @ 8:06:41 (60s) 23.5mph @ 8:07:38 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)	
2022-01-29 03:06:49 AM EST	1000.17mb	12.15V	32.1°F 99%	39.3°F	NNE (22°)	34.6mph at 8:05:52 34.4mph @ 8:05:52 (0.1s) 32.7mph @ 8:05:52 (1s) 30.8mph @ 8:06:10 (3s) 24.1mph @ 8:06:14 (60s) 23.1mph @ 8:06:11 (300s)	12.7mph at 8:06:25 13.6mph @ 8:06:25 (1s) 15.3mph @ 8:06:26 (3s) 22.2mph @ 8:05:42 (60s) 22.5mph @ 8:06:37 (300s)	6180 / 22.8mph	37.4mph at 8:05:52 39.9mph @ 8:05:52 (NoQC) 36.1mph @ 8:05:52 (0.1s) 34.3mph @ 8:06:10 (1s) 33.3mph @ 8:06:10 (3s) 25.7mph @ 8:06:14 (60s) 23.9mph @ 8:06:11 (300s)	13.4mph at 8:06:25 15.2mph @ 8:06:25 (1s) 17.0mph @ 8:06:27 (3s) 23.8mph @ 8:05:38 (60s) 23.4mph @ 8:06:36 (300s)	1040 / 24.5mph	34.2mph at 8:06:09 33.3mph @ 8:06:09 (1s) 32.5mph @ 8:06:11 (3s) 26.8mph @ 8:06:15 (60s) 25.1mph @ 8:06:12 (300s)	18.6mph at 8:06:27 18.8mph @ 8:06:26 (1s) 19.1mph @ 8:06:27 (3s) 24.7mph @ 8:05:38 (60s) 24.6mph @ 8:06:38 (300s)	1624 / 25.6mph
2022-01-29 03:05:38 AM EST to 2022-01-29 03:06:38 AM EST (60s)	1000.02mb	12.15V	32.1°F 99%	39.3°F	NNE (20°)	35.6mph at 8:05:22 35.3mph @ 8:05:22 (0.1s) 32.9mph @ 8:05:08 (1s) 31.2mph @ 8:05:09 (3s) 22.5mph @ 8:05:17 (60s) 23.6mph @ 8:04:42 (300s)	11.1mph at 8:05:14 12.0mph @ 8:05:14 (1s) 15.0mph @ 8:04:51 (3s) 20.4mph @ 8:04:51 (60s) 23.0mph @ 8:05:30 (300s)	6031 / 22.2mph	38.9mph at 8:05:22 42.6mph @ 8:05:22 (NoQC) 38.4mph @ 8:05:22 (0.1s) 36.5mph @ 8:05:23 (1s) 33.2mph @ 8:05:10 (3s) 23.8mph @ 8:05:37 (60s) 24.3mph @ 8:04:42 (300s)	13.1mph at 8:04:50 14.7mph @ 8:04:50 (1s) 16.2mph @ 8:04:51 (3s) 21.5mph @ 8:04:51 (60s) 23.7mph @ 8:05:22 (300s)	1013 / 23.9mph	35.7mph at 8:05:08 35.1mph @ 8:05:08 (1s) 33.6mph @ 8:05:09 (3s) 24.7mph @ 8:05:37 (60s) 25.6mph @ 8:04:38 (300s)	15.6mph at 8:04:50 16.0mph @ 8:04:51 (1s) 16.8mph @ 8:04:51 (3s) 22.4mph @ 8:04:53 (60s) 25.0mph @ 8:05:30 (300s)	1567 / 24.7mph
2022-01-29 03:04:49 AM EST	1000.20mb	12.16V	32.0°F 99%	39.3°F	NNE (19°)	31.9mph at 8:04:17 31.8mph @ 8:04:17 (0.1s) 29.9mph @ 8:04:18 (1s) 26.8mph @ 8:04:19 (3s) 23.8mph @ 8:04:03 (60s) 23.7mph @ 8:04:30 (300s)	11.0mph at 8:03:54 11.2mph @ 8:03:55 (1s) 13.1mph @ 8:03:55 (3s) 21.4mph @ 8:04:37 (60s) 23.4mph @ 8:04:14 (300s)	5794 / 21.4mph	36.2mph at 8:04:18 38.5mph @ 8:04:18 (NoQC) 34.8mph @ 8:04:18 (1s) 33.9mph @ 8:04:19 (1s) 32.5mph @ 8:04:21 (3s) 24.5mph @ 8:04:04 (60s) 24.3mph @ 8:04:31 (300s)	11.5mph at 8:03:54 12.9mph @ 8:03:55 (1s) 14.7mph @ 8:03:55 (3s) 22.3mph @ 8:04:37 (60s) 24.8mph @ 8:04:12 (300s)	947 / 22.4mph	32.0mph at 8:04:18 31.5mph @ 8:04:19 (1s) 30.5mph @ 8:04:23 (3s) 25.7mph @ 8:04:04 (60s) 27.7mph @ 8:04:32 (300s)	16.6mph at 8:03:55 16.9mph @ 8:03:55 (1s) 18.0mph @ 8:03:56 (3s) 23.5mph @ 8:04:37 (60s) 25.3mph @ 8:04:16 (300s)	1488 / 23.5mph
2022-01-29 03:03:48 AM EST to 2022-01-29 03:04:38 AM EST (60s)	1000.07mb	12.15V	32.0°F 99%	39.3°F	NNE (24°)	33.6mph at 8:03:05 33.5mph @ 8:03:05 (0.1s) 32.0mph @ 8:03:24 (1s) 29.4mph @ 8:03:07 (3s) 23.4mph @ 8:02:39 (60s) 23.6mph @ 8:03:36 (300s)	12.8mph at 8:02:50 13.6mph @ 8:02:50 (1s) 15.3mph @ 8:02:51 (3s) 20.6mph @ 8:03:19 (60s) 23.3mph @ 8:03:04 (300s)	6144 / 22.7mph	35.7mph at 8:03:24 37.8mph @ 8:03:24 (NoQC) 34.7mph @ 8:03:24 (1s) 33.5mph @ 8:03:24 (1s) 30.9mph @ 8:03:23 (3s) 23.3mph @ 8:02:38 (60s) 24.1mph @ 8:03:32 (300s)	10.5mph at 8:02:58 12.2mph @ 8:02:59 (1s) 14.9mph @ 8:02:59 (3s) 20.6mph @ 8:03:19 (60s) 23.7mph @ 8:03:04 (300s)	976 / 23.0mph	33.8mph at 8:03:23 33.3mph @ 8:03:24 (1s) 32.3mph @ 8:03:25 (3s) 25.1mph @ 8:02:39 (60s) 25.5mph @ 8:03:32 (300s)	16.7mph at 8:02:50 17.3mph @ 8:02:51 (1s) 18.1mph @ 8:02:52 (3s) 22.3mph @ 8:03:20 (60s) 25.2mph @ 8:03:05 (300s)	1541 / 24.3mph
2022-01-29 03:02:49 AM EST	1000.19mb	12.15V	32.0°F 99%	39.3°F	NNE (22°)	32.7mph at 8:01:54 32.6mph @ 8:01:54 (0.1s) 31.2mph @ 8:01:54 (1s) 30.6mph @ 8:01:55 (3s) 25.9mph @ 8:02:11 (60s) 23.5mph @ 8:02:34 (300s)	15.5mph at 8:02:29 16.0mph @ 8:02:30 (1s) 17.7mph @ 8:01:47 (3s) 23.3mph @ 8:02:37 (60s) 22.9mph @ 8:01:39 (300s)	6345 / 23.4mph	34.4mph at 8:01:54 35.6mph @ 8:01:55 (NoQC) 32.6mph @ 8:01:55 (1s) 32.1mph @ 8:01:55 (1s) 31.2mph @ 8:01:56 (3s) 26.9mph @ 8:01:42 (60s) 23.9mph @ 8:02:33 (300s)	12.2mph at 8:02:34 14.1mph @ 8:02:34 (1s) 16.4mph @ 8:02:36 (3s) 23.3mph @ 8:02:37 (60s) 23.3mph @ 8:01:38 (300s)	988 / 23.3mph	32.2mph at 8:01:55 31.7mph @ 8:01:55 (1s) 31.1mph @ 8:01:56 (3s) 28.0mph @ 8:01:42 (60s) 25.3mph @ 8:02:35 (300s)	19.1mph at 8:01:47 19.5mph @ 8:01:47 (1s) 20.3mph @ 8:01:48 (3s) 25.1mph @ 8:02:37 (60s) 24.7mph @ 8:01:38 (300s)	1591 / 25.1mph
2022-01-29 03:01:49 AM EST	1000.22mb	12.16V	32.0°F 99%	39.3°F	NNE (19°)	40.3mph at 8:01:13 40.1mph @ 8:01:13 (0.1s) 36.0mph @ 8:01:14 (1s) 36.5mph @ 8:01:15 (3s) 25.5mph @ 8:01:03 (60s) 22.9mph @ 8:01:37 (300s)	15.3mph at 8:00:38 15.1mph @ 8:00:38 (1s) 17.2mph @ 8:00:40 (3s) 24.4mph @ 8:01:22 (60s) 22.0mph @ 8:00:42 (300s)	6898 / 25.4mph	38.8mph at 8:01:14 46.4mph @ 8:01:13 (NoQC) 41.3mph @ 8:01:13 (0.1s) 40.4mph @ 8:01:14 (1s) 38.5mph @ 8:01:15 (3s) 26.6mph @ 8:01:03 (60s) 23.3mph @ 8:01:37 (300s)	15.9mph at 8:00:38 17.5mph @ 8:00:38 (1s) 18.3mph @ 8:00:40 (3s) 25.4mph @ 8:01:22 (60s) 22.4mph @ 8:00:42 (300s)	1125 / 26.5mph	40.2mph at 8:01:13 39.8mph @ 8:01:13 (0.1s) 39.4mph @ 8:01:14 (1s) 37.3mph @ 8:01:15 (3s) 27.9mph @ 8:01:03 (60s) 24.7mph @ 8:01:38 (300s)	18.8mph at 8:00:40 19.1mph @ 8:00:40 (1s) 19.4mph @ 8:00:40 (3s) 26.6mph @ 8:01:23 (60s) 23.9mph @ 8:00:42 (300s)	1756 / 27.6mph

2022-01-29 03:00:49 AM EST	1000.36mb	12.16V	32.0°F 99%	39.3°F	NNE (17°)	<b>37.0mph</b> at 7:59:51 <b>36.8mph</b> @ 7:59:51 (0.1s) <b>34.7mph</b> @ 8:00:15 (1s) <b>33.6mph</b> @ 8:00:17 (3s) <b>25.8mph</b> @ 8:00:30 (60s) <b>22.1mph</b> @ 8:00:37 (300s)	<b>14.5mph</b> at 8:00:37 <b>15.5mph</b> @ 8:00:37 (1s) <b>18.6mph</b> @ 8:00:02 (3s) <b>21.3mph</b> @ 7:59:42 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:59:38 (300s)	6851 / 25.2mph	<b>40.6mph</b> at 8:00:15 <b>42.6mph</b> @ 8:00:15 (NoQC) <b>38.2mph</b> @ 8:00:15 (1s) <b>37.6mph</b> @ 8:00:20 (1s) <b>35.1mph</b> @ 8:00:17 (60s) <b>26.6mph</b> @ 8:00:31 (60s) <b>22.4mph</b> @ 8:00:38 (300s)	<b>14.7mph</b> at 7:59:40 <b>16.4mph</b> @ 7:59:42 (1s) <b>17.8mph</b> @ 7:59:42 (3s) <b>21.2mph</b> @ 7:59:42 (60s) <b>21.5mph</b> @ 7:59:38 (300s)	1106 / 26.1mph	<b>36.2mph</b> at 8:00:15 <b>35.4mph</b> @ 8:00:16 (1s) <b>34.8mph</b> @ 8:00:17 (3s) <b>28.0mph</b> @ 8:00:31 (60s) <b>23.9mph</b> @ 8:00:37 (300s)	<b>20.1mph</b> at 8:00:37 <b>21.0mph</b> @ 7:59:42 (1s) <b>21.8mph</b> @ 8:00:34 (3s) <b>22.7mph</b> @ 7:59:43 (60s) <b>22.9mph</b> @ 7:59:38 (300s)	1746 / 27.5mph
2022-01-29 02:59:48 AM EST	1000.20mb	12.15V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (23°)	<b>34.1mph</b> at 7:58:56 <b>34.0mph</b> @ 7:58:56 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 7:58:56 (1s) <b>28.4mph</b> @ 7:58:58 (3s) <b>23.1mph</b> @ 7:59:00 (60s) <b>21.4mph</b> @ 7:59:12 (300s)	<b>13.1mph</b> at 7:59:20 <b>14.4mph</b> @ 7:59:20 (1s) <b>16.2mph</b> @ 7:59:26 (3s) <b>21.3mph</b> @ 7:59:34 (60s) <b>21.1mph</b> @ 7:59:30 (300s)	5796 / 21.4mph	<b>34.2mph</b> at 7:58:57 <b>35.3mph</b> @ 7:58:59 (NoQC) <b>32.2mph</b> @ 7:58:59 (1s) <b>30.1mph</b> @ 7:59:00 (1s) <b>28.8mph</b> @ 7:58:59 (60s) <b>23.6mph</b> @ 7:59:00 (60s) <b>21.7mph</b> @ 7:59:12 (300s)	<b>10.1mph</b> at 7:59:26 <b>11.7mph</b> @ 7:59:26 (1s) <b>13.6mph</b> @ 7:59:27 (3s) <b>21.4mph</b> @ 7:59:37 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:59:31 (300s)	909 / 21.5mph	<b>31.7mph</b> at 7:58:59 <b>30.7mph</b> @ 7:58:57 (1s) <b>30.1mph</b> @ 7:58:59 (3s) <b>24.9mph</b> @ 7:59:01 (60s) <b>23.0mph</b> @ 7:59:13 (300s)	<b>16.3mph</b> at 7:59:26 <b>16.6mph</b> @ 7:59:26 (1s) <b>17.0mph</b> @ 7:59:27 (3s) <b>22.9mph</b> @ 7:59:37 (60s) <b>22.8mph</b> @ 7:59:32 (300s)	1448 / 22.9mph
2022-01-29 02:58:49 AM EST	1000.58mb	12.16V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (22°)	<b>34.8mph</b> at 7:58:32 <b>34.7mph</b> @ 7:58:32 (0.1s) <b>32.3mph</b> @ 7:58:33 (1s) <b>29.0mph</b> @ 7:58:34 (3s) <b>21.8mph</b> @ 7:58:36 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:58:37 (300s)	<b>13.1mph</b> at 7:58:17 <b>14.0mph</b> @ 7:58:17 (0.1s) <b>15.4mph</b> @ 7:58:17 (3s) <b>19.4mph</b> @ 7:57:59 (60s) <b>20.4mph</b> @ 7:57:38 (300s)	5903 / 21.8mph	<b>36.2mph</b> at 7:58:32 <b>38.6mph</b> @ 7:58:32 (NoQC) <b>35.1mph</b> @ 7:58:32 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 7:58:33 (1s) <b>30.4mph</b> @ 7:58:34 (3s) <b>22.1mph</b> @ 7:58:36 (60s) <b>21.5mph</b> @ 7:58:38 (300s)	<b>11.1mph</b> at 7:57:48 <b>12.5mph</b> @ 7:57:48 (1s) <b>15.1mph</b> @ 7:57:49 (3s) <b>19.4mph</b> @ 7:58:00 (60s) <b>20.8mph</b> @ 7:57:38 (300s)	934 / 22.1mph	<b>32.5mph</b> at 7:58:33 <b>32.0mph</b> @ 7:58:33 (1s) <b>30.6mph</b> @ 7:58:35 (3s) <b>23.4mph</b> @ 7:58:37 (60s) <b>22.9mph</b> @ 7:58:37 (300s)	<b>16.6mph</b> at 7:57:59 <b>16.8mph</b> @ 7:57:59 (1s) <b>17.3mph</b> @ 7:57:59 (3s) <b>20.9mph</b> @ 7:58:00 (60s) <b>22.1mph</b> @ 7:57:38 (300s)	1484 / 23.5mph
2022-01-29 02:57:49 AM EST	1000.73mb	12.15V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (20°)	<b>30.6mph</b> at 7:57:07 <b>30.5mph</b> @ 7:57:07 (0.1s) <b>28.5mph</b> @ 7:56:52 (1s) <b>27.2mph</b> @ 7:56:54 (3s) <b>21.7mph</b> @ 7:56:58 (60s) <b>20.5mph</b> @ 7:57:15 (300s)	<b>11.9mph</b> at 7:57:30 <b>12.8mph</b> @ 7:57:31 (1s) <b>13.5mph</b> @ 7:57:32 (3s) <b>19.3mph</b> @ 7:57:23 (60s) <b>20.3mph</b> @ 7:56:50 (300s)	5588 / 20.6mph	<b>31.6mph</b> at 7:57:10 <b>32.3mph</b> @ 7:57:10 (NoQC) <b>29.6mph</b> @ 7:57:10 (0.1s) <b>29.0mph</b> @ 7:57:11 (3s) <b>26.6mph</b> @ 7:57:13 (60s) <b>22.1mph</b> @ 7:56:41 (60s) <b>20.8mph</b> @ 7:56:38 (300s)	<b>10.3mph</b> at 7:57:30 <b>11.5mph</b> @ 7:57:30 (1s) <b>12.7mph</b> @ 7:57:31 (3s) <b>20.3mph</b> @ 7:57:36 (60s) <b>20.7mph</b> @ 7:57:34 (300s)	868 / 20.5mph	<b>28.6mph</b> at 7:57:11 <b>27.9mph</b> @ 7:57:11 (1s) <b>26.9mph</b> @ 7:56:55 (3s) <b>23.7mph</b> @ 7:56:59 (60s) <b>22.2mph</b> @ 7:56:38 (300s)	<b>15.3mph</b> at 7:57:32 <b>15.6mph</b> @ 7:57:33 (1s) <b>15.8mph</b> @ 7:57:33 (3s) <b>22.2mph</b> @ 7:57:37 (60s) <b>22.1mph</b> @ 7:57:35 (300s)	1407 / 22.3mph
2022-01-29 02:56:49 AM EST	1000.64mb	12.16V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (20°)	<b>32.5mph</b> at 7:55:48 <b>32.4mph</b> @ 7:55:48 (0.1s) <b>29.2mph</b> @ 7:56:14 (1s) <b>28.5mph</b> @ 7:56:14 (3s) <b>22.0mph</b> @ 7:55:53 (60s) <b>20.5mph</b> @ 7:56:37 (300s)	<b>11.6mph</b> at 7:56:26 <b>12.2mph</b> @ 7:56:27 (1s) <b>13.2mph</b> @ 7:56:28 (3s) <b>20.9mph</b> @ 7:56:32 (60s) <b>19.7mph</b> @ 7:55:38 (300s)	5778 / 21.3mph	<b>34.1mph</b> at 7:56:13 <b>36.4mph</b> @ 7:56:48 (NoQC) <b>33.2mph</b> @ 7:55:48 (0.1s) <b>31.7mph</b> @ 7:56:13 (1s) <b>29.1mph</b> @ 7:56:14 (3s) <b>22.4mph</b> @ 7:56:24 (60s) <b>20.9mph</b> @ 7:56:37 (300s)	<b>11.7mph</b> at 7:56:25 <b>13.1mph</b> @ 7:56:26 (1s) <b>14.0mph</b> @ 7:56:27 (3s) <b>21.4mph</b> @ 7:56:33 (60s) <b>20.1mph</b> @ 7:55:38 (300s)	932 / 22.0mph	<b>30.6mph</b> at 7:56:15 <b>29.5mph</b> @ 7:56:15 (1s) <b>28.9mph</b> @ 7:56:15 (3s) <b>23.7mph</b> @ 7:56:24 (60s) <b>22.2mph</b> @ 7:56:37 (300s)	<b>15.2mph</b> at 7:56:26 <b>15.6mph</b> @ 7:56:27 (1s) <b>15.9mph</b> @ 7:56:28 (3s) <b>22.8mph</b> @ 7:56:11 (60s) <b>21.4mph</b> @ 7:55:38 (300s)	1479 / 23.4mph
2022-01-29 02:55:49 AM EST	1000.88mb	12.16V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (22°)	<b>35.4mph</b> at 7:55:03 <b>35.3mph</b> @ 7:55:03 (0.1s) <b>33.9mph</b> @ 7:55:03 (1s) <b>30.9mph</b> @ 7:55:05 (3s) <b>22.1mph</b> @ 7:55:13 (60s) <b>20.0mph</b> @ 7:55:14 (300s)	<b>13.0mph</b> at 7:55:36 <b>13.8mph</b> @ 7:54:40 (1s) <b>14.3mph</b> @ 7:54:38 (3s) <b>20.1mph</b> @ 7:54:58 (60s) <b>19.5mph</b> @ 7:54:40 (300s)	5828 / 21.5mph	<b>35.6mph</b> at 7:55:03 <b>38.5mph</b> @ 7:55:03 (NoQC) <b>34.9mph</b> @ 7:55:03 (0.1s) <b>34.1mph</b> @ 7:55:04 (1s) <b>31.6mph</b> @ 7:55:05 (3s) <b>22.6mph</b> @ 7:55:13 (60s) <b>20.3mph</b> @ 7:55:15 (300s)	<b>11.7mph</b> at 7:54:39 <b>13.0mph</b> @ 7:54:39 (1s) <b>13.9mph</b> @ 7:54:39 (3s) <b>20.8mph</b> @ 7:54:58 (60s) <b>19.8mph</b> @ 7:54:38 (300s)	915 / 21.6mph	<b>34.4mph</b> at 7:55:04 <b>33.5mph</b> @ 7:55:04 (1s) <b>32.1mph</b> @ 7:55:05 (3s) <b>23.8mph</b> @ 7:55:13 (60s) <b>21.6mph</b> @ 7:55:15 (300s)	<b>15.1mph</b> at 7:54:39 <b>15.6mph</b> @ 7:54:39 (1s) <b>16.3mph</b> @ 7:54:39 (3s) <b>21.8mph</b> @ 7:54:59 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:54:40 (300s)	1443 / 22.8mph
2022-01-29 02:54:49 AM EST	1001.01mb	12.15V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (23°)	<b>33.6mph</b> at 7:54:16 <b>33.5mph</b> @ 7:54:17 (0.1s)	<b>12.4mph</b> at 7:54:35 <b>12.9mph</b> @ 7:54:35 (1s)	5732 / 21.2mph	<b>33.3mph</b> at 7:54:17 <b>34.7mph</b> @ 7:54:17 (NoQC)	<b>12.4mph</b> at 7:54:37 <b>14.0mph</b> @ 7:54:37 (1s)	924 / 21.8mph	<b>30.0mph</b> at 7:53:54 <b>29.4mph</b> @ 7:53:54 (1s)	<b>15.9mph</b> at 7:54:36 <b>16.1mph</b> @ 7:54:36 (1s)	1440 / 22.8mph

2022-01-29 02:53:38 AM EST to 2022-01-29 02:54:38 AM EST (60s)						30.7mph @ 7:54:17 (1s) 29.0mph @ 7:53:55 (3s) 21.6mph @ 7:54:29 (60s) 19.6mph @ 7:53:58 (300s)	13.8mph @ 7:54:37 (3s) 17.6mph @ 7:53:38 (60s) 19.4mph @ 7:54:11 (300s)		31.9mph @ 7:54:17 (0.1s) 30.8mph @ 7:54:17 (1s) 29.9mph @ 7:54:19 (3s) 22.4mph @ 7:54:29 (60s) 19.9mph @ 7:54:23 (300s)				29.0mph @ 7:53:55 (3s) 23.2mph @ 7:54:30 (60s) 21.3mph @ 7:54:23 (300s)	16.4mph @ 7:54:37 (3s) 19.2mph @ 7:53:38 (60s) 21.1mph @ 7:54:12 (300s)
2022-01-29 02:53:49 AM EST  2022-01-29 02:52:38 AM EST to 2022-01-29 02:53:38 AM EST (60s)	1000.99mb	12.16V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (19°)	30.1mph at 7:53:30 30.1mph @ 7:53:30 (0.1s) 28.0mph @ 7:53:30 (1s) 24.1mph @ 7:53:31 (3s) 20.9mph @ 7:52:38 (60s) 19.7mph @ 7:52:38 (300s)	11.0mph at 7:53:15 11.6mph @ 7:53:15 (1s) 13.3mph @ 7:53:16 (3s) 17.4mph @ 7:53:28 (60s) 19.3mph @ 7:53:23 (300s)	4748 / 17.6mph	35.4mph at 7:53:30 36.2mph @ 7:53:30 (NoQC) 33.0mph @ 7:53:30 (1s) 31.0mph @ 7:53:30 (1s) 27.0mph @ 7:53:31 (60s) 21.0mph @ 7:52:38 (60s) 19.8mph @ 7:52:38 (300s)		761 / 18.0mph	29.0mph at 7:53:30 28.2mph @ 7:53:31 (1s) 26.1mph @ 7:53:33 (3s) 22.9mph @ 7:53:28 (60s) 21.3mph @ 7:52:38 (300s)	14.0mph at 7:53:23 14.2mph @ 7:53:23 (1s) 14.8mph @ 7:53:24 (3s) 18.9mph @ 7:53:28 (60s) 20.9mph @ 7:53:24 (300s)	1212 / 19.3mph
2022-01-29 02:52:49 AM EST  2022-01-29 02:51:38 AM EST to 2022-01-29 02:52:38 AM EST (60s)	1000.98mb	12.15V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (19°)	30.9mph at 7:51:41 30.8mph @ 7:51:41 (0.1s) 29.4mph @ 7:51:42 (1s) 27.5mph @ 7:51:43 (3s) 21.0mph @ 7:52:36 (60s) 19.8mph @ 7:51:47 (300s)	12.7mph at 7:52:29 13.5mph @ 7:52:29 (1s) 14.9mph @ 7:51:54 (3s) 17.4mph @ 7:51:38 (60s) 19.5mph @ 7:51:38 (300s)	5659 / 20.9mph	33.1mph at 7:51:46 34.3mph @ 7:51:46 (NoQC) 31.4mph @ 7:51:46 (1s) 30.8mph @ 7:51:42 (1s) 28.2mph @ 7:51:43 (3s) 21.1mph @ 7:52:37 (60s) 20.0mph @ 7:51:47 (300s)		891 / 21.1mph	30.1mph at 7:51:42 29.7mph @ 7:51:43 (1s) 28.4mph @ 7:51:44 (3s) 22.9mph @ 7:52:37 (60s) 21.4mph @ 7:51:48 (300s)	17.2mph at 7:52:30 17.5mph @ 7:52:30 (1s) 18.2mph @ 7:52:31 (3s) 19.3mph @ 7:51:38 (60s) 21.2mph @ 7:51:38 (300s)	1448 / 22.9mph
2022-01-29 02:51:49 AM EST  2022-01-29 02:50:38 AM EST to 2022-01-29 02:51:38 AM EST (60s)	1001.12mb	12.16V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (12°)	28.5mph at 7:50:45 26.8mph @ 7:50:46 (1s) 24.5mph @ 7:50:45 (3s) 20.9mph @ 7:50:45 (60s) 20.0mph @ 7:50:46 (300s)	10.0mph at 7:51:33 10.8mph @ 7:51:34 (1s) 13.7mph @ 7:51:34 (3s) 17.3mph @ 7:51:36 (60s) 19.5mph @ 7:51:36 (300s)	4698 / 17.4mph	31.5mph at 7:50:42 33.3mph @ 7:50:42 (NoQC) 30.4mph @ 7:50:42 (0.1s) 28.6mph @ 7:50:43 (1s) 25.8mph @ 7:50:44 (3s) 21.2mph @ 7:50:55 (60s) 20.2mph @ 7:50:52 (300s)		759 / 18.0mph	27.9mph at 7:50:45 27.3mph @ 7:50:46 (1s) 26.2mph @ 7:50:46 (3s) 22.5mph @ 7:50:55 (60s) 21.7mph @ 7:50:52 (300s)	15.4mph at 7:50:40 15.6mph @ 7:50:41 (1s) 16.5mph @ 7:50:58 (3s) 19.3mph @ 7:51:37 (60s) 21.2mph @ 7:51:37 (300s)	1215 / 19.3mph
2022-01-29 02:50:49 AM EST  2022-01-29 02:49:38 AM EST to 2022-01-29 02:50:38 AM EST (60s)	1001.01mb	12.16V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (19°)	30.9mph at 7:50:08 30.6mph @ 7:50:08 (0.1s) 28.4mph @ 7:50:08 (1s) 27.6mph @ 7:50:18 (3s) 21.2mph @ 7:49:38 (60s) 20.0mph @ 7:50:20 (300s)	10.6mph at 7:49:54 11.4mph @ 7:49:55 (1s) 14.3mph @ 7:49:39 (3s) 19.3mph @ 7:50:06 (60s) 19.7mph @ 7:49:43 (300s)	5545 / 20.5mph	33.0mph at 7:50:08 34.6mph @ 7:49:56 (NoQC) 31.6mph @ 7:49:56 (0.1s) 30.0mph @ 7:49:57 (1s) 27.5mph @ 7:49:58 (3s) 20.9mph @ 7:49:38 (60s) 20.1mph @ 7:50:20 (300s)		861 / 20.4mph	30.2mph at 7:50:17 29.3mph @ 7:50:18 (1s) 28.6mph @ 7:50:19 (3s) 22.5mph @ 7:49:38 (60s) 21.6mph @ 7:50:22 (300s)	15.2mph at 7:49:54 15.5mph @ 7:49:55 (1s) 16.2mph @ 7:49:43 (3s) 20.7mph @ 7:50:07 (60s) 21.3mph @ 7:49:44 (300s)	1392 / 22.0mph
2022-01-29 02:49:49 AM EST  2022-01-29 02:48:38 AM EST to 2022-01-29 02:49:38 AM EST (60s)	1001.18mb	12.15V	31.8°F 99%	39.3°F	NNE (25°)	31.7mph at 7:48:46 31.6mph @ 7:48:46 (0.1s) 29.6mph @ 7:48:53 (1s) 27.3mph @ 7:48:53 (3s) 21.2mph @ 7:49:35 (60s) 20.2mph @ 7:49:04 (300s)	13.3mph at 7:49:38 14.6mph @ 7:49:33 (1s) 16.6mph @ 7:49:34 (3s) 17.9mph @ 7:48:45 (60s) 19.8mph @ 7:49:37 (300s)	5735 / 21.2mph	31.5mph at 7:48:53 34.4mph @ 7:48:52 (NoQC) 31.5mph @ 7:48:52 (0.1s) 29.1mph @ 7:48:53 (1s) 28.0mph @ 7:49:03 (3s) 21.0mph @ 7:49:35 (60s) 20.5mph @ 7:49:05 (300s)		887 / 21.0mph	30.3mph at 7:48:47 29.2mph @ 7:48:47 (1s) 27.4mph @ 7:48:49 (3s) 22.5mph @ 7:49:37 (60s) 21.9mph @ 7:49:05 (300s)	17.3mph at 7:49:38 18.0mph @ 7:49:13 (1s) 18.5mph @ 7:48:38 (3s) 19.5mph @ 7:48:44 (60s) 21.4mph @ 7:49:38 (300s)	1421 / 22.5mph
2022-01-29 02:48:49 AM EST  2022-01-29 02:47:38 AM EST to 2022-01-29 02:48:38 AM EST (60s)	1001.29mb	12.16V	31.8°F 99%	39.3°F	NNE (16°)	28.9mph at 7:47:38 28.8mph @ 7:47:38 (0.1s) 27.7mph @ 7:47:39 (1s) 26.7mph @ 7:47:41 (3s) 21.3mph @ 7:47:46	11.3mph at 7:48:32 11.8mph @ 7:48:32 (1s) 12.4mph @ 7:48:32 (3s) 18.4mph @ 7:48:37 (60s) 19.8mph @ 7:47:38	4971 / 18.4mph	31.6mph at 7:47:39 33.2mph @ 7:47:39 (NoQC) 30.4mph @ 7:47:39 (0.1s) 29.5mph @ 7:47:39 (1s) 27.1mph @ 7:47:40		805 / 19.1mph	29.5mph at 7:47:39 29.0mph @ 7:47:39 (1s) 27.9mph @ 7:47:41 (3s) 23.2mph @ 7:47:47 (60s) 21.8mph @ 7:48:21	13.0mph at 7:48:32 13.2mph @ 7:48:32 (1s) 13.7mph @ 7:48:33 (3s) 20.1mph @ 7:48:37 (60s) 21.3mph @ 7:47:38	1266 / 20.1mph

02:48:38 AM EST (60s)						(60s) 20.2mph @ 7:48:21 (300s)	(300s)		(3s) 21.9mph @ 7:47:46 (60s) 20.4mph @ 7:48:21 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)	
2022-01-29 02:47:49 AM EST  2022-01-29 02:46:38 AM EST to 2022-01-29 02:47:38 AM EST (60s)	1001.30mb	12.16V	31.8°F 99%	39.3°F	NNE (15°)	31.4mph at 7:46:49 31.3mph @ 7:46:49 (0.1s) 29.3mph @ 7:46:49 (1s) 28.4mph @ 7:46:50 (60s) 20.5mph @ 7:46:58 (60s) 19.9mph @ 7:46:54 (300s)	10.8mph at 7:46:40 11.3mph @ 7:46:40 (1s) 12.9mph @ 7:46:40 (3s) 19.3mph @ 7:46:46 (60s) 19.6mph @ 7:47:12 (300s)	5443 / 20.1mph	32.7mph at 7:46:48 33.7mph @ 7:46:48 (NoQC) 31.0mph @ 7:46:48 (0.1s) 30.0mph @ 7:46:48 (1s) 28.8mph @ 7:46:50 (60s) 21.1mph @ 7:47:31 (60s) 19.8mph @ 7:47:37 (300s)	10.4mph at 7:46:40 12.1mph @ 7:46:40 (1s) 14.6mph @ 7:46:40 (3s) 18.8mph @ 7:46:38 (60s) 19.4mph @ 7:46:41 (300s)	880 / 20.8mph	31.4mph at 7:46:49 30.3mph @ 7:46:50 (1s) 29.0mph @ 7:46:51 (3s) 22.5mph @ 7:47:33 (60s) 21.3mph @ 7:47:27 (300s)	16.2mph at 7:46:40 16.6mph @ 7:46:40 (1s) 17.4mph @ 7:46:41 (3s) 20.9mph @ 7:46:38 (60s) 21.0mph @ 7:46:41 (300s)	1402 / 22.2mph
2022-01-29 02:46:48 AM EST  2022-01-29 02:45:38 AM EST to 2022-01-29 02:46:38 AM EST (60s)	1001.26mb	12.17V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (20°)	28.3mph at 7:46:00 26.9mph @ 7:46:00 (1s) 25.9mph @ 7:46:02 (3s) 20.3mph @ 7:45:55 (60s) 19.8mph @ 7:46:11 (300s)	12.0mph at 7:45:40 12.9mph @ 7:45:40 (1s) 13.9mph @ 7:45:41 (3s) 19.3mph @ 7:46:32 (60s) 19.6mph @ 7:45:52 (300s)	5290 / 19.6mph	29.1mph at 7:46:35 29.9mph @ 7:46:00 (NoQC) 26.4mph @ 7:46:35 (1s) 26.0mph @ 7:46:02 (3s) 20.3mph @ 7:45:55 (60s) 19.6mph @ 7:46:13 (300s)	9.7mph at 7:45:41 10.9mph @ 7:45:41 (1s) 11.5mph @ 7:45:42 (3s) 18.5mph @ 7:46:31 (60s) 19.4mph @ 7:45:52 (300s)	797 / 18.9mph	26.1mph at 7:46:35 25.8mph @ 7:46:02 (1s) 25.5mph @ 7:46:02 (3s) 21.6mph @ 7:45:56 (60s) 21.2mph @ 7:46:12 (300s)	14.1mph at 7:45:41 14.6mph @ 7:45:41 (1s) 15.4mph @ 7:45:42 (3s) 20.6mph @ 7:46:33 (60s) 21.0mph @ 7:45:53 (300s)	1320 / 20.9mph
2022-01-29 02:45:49 AM EST  2022-01-29 02:44:37 AM EST to 2022-01-29 02:45:37 AM EST (60s)	1001.41mb	12.17V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (21°)	30.3mph at 7:45:25 30.2mph @ 7:45:25 (0.1s) 27.6mph @ 7:44:57 (1s) 27.2mph @ 7:44:37 (3s) 21.5mph @ 7:44:38 (60s) 19.9mph @ 7:44:37 (300s)	10.7mph at 7:44:48 11.4mph @ 7:44:48 (1s) 12.1mph @ 7:44:50 (3s) 19.9mph @ 7:45:36 (60s) 19.7mph @ 7:44:54 (300s)	5386 / 19.9mph	31.5mph at 7:44:57 33.0mph @ 7:44:56 (NoQC) 30.0mph @ 7:44:56 (0.1s) 29.5mph @ 7:44:56 (1s) 28.2mph @ 7:44:58 (3s) 22.1mph @ 7:44:38 (60s) 19.8mph @ 7:44:37 (300s)	9.2mph at 7:44:49 10.1mph @ 7:44:50 (1s) 11.0mph @ 7:44:51 (3s) 20.1mph @ 7:45:36 (60s) 19.4mph @ 7:44:54 (300s)	849 / 20.1mph	29.0mph at 7:44:57 28.7mph @ 7:44:58 (1s) 27.7mph @ 7:44:59 (3s) 23.3mph @ 7:44:41 (60s) 21.3mph @ 7:44:37 (300s)	12.8mph at 7:44:51 13.2mph @ 7:44:51 (1s) 13.8mph @ 7:44:51 (3s) 21.4mph @ 7:45:36 (60s) 21.0mph @ 7:44:54 (300s)	1351 / 21.4mph
2022-01-29 02:44:48 AM EST  2022-01-29 02:43:37 AM EST to 2022-01-29 02:44:37 AM EST (60s)	1001.30mb	12.17V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (15°)	32.6mph at 7:44:26 32.5mph @ 7:44:26 (0.1s) 30.2mph @ 7:44:26 (1s) 28.3mph @ 7:44:26 (3s) 21.6mph @ 7:44:27 (60s) 19.9mph @ 7:44:37 (300s)	11.2mph at 7:44:32 12.4mph @ 7:44:00 (1s) 13.1mph @ 7:44:01 (3s) 17.9mph @ 7:43:37 (60s) 19.5mph @ 7:44:04 (300s)	5818 / 21.5mph	34.6mph at 7:44:25 35.9mph @ 7:44:26 (NoQC) 32.8mph @ 7:44:25 (0.1s) 31.8mph @ 7:44:17 (1s) 31.0mph @ 7:44:26 (3s) 21.9mph @ 7:44:28 (60s) 19.8mph @ 7:44:36 (300s)	9.1mph at 7:44:01 10.1mph @ 7:44:01 (1s) 11.8mph @ 7:44:02 (3s) 17.3mph @ 7:43:37 (60s) 19.2mph @ 7:44:05 (300s)	930 / 22.0mph	32.9mph at 7:44:26 32.5mph @ 7:44:27 (1s) 31.6mph @ 7:44:27 (3s) 23.4mph @ 7:44:29 (60s) 21.3mph @ 7:44:36 (300s)	13.6mph at 7:44:01 13.8mph @ 7:44:02 (1s) 14.3mph @ 7:44:03 (3s) 18.8mph @ 7:43:37 (60s) 20.7mph @ 7:44:05 (300s)	1468 / 23.2mph
2022-01-29 02:43:48 AM EST  2022-01-29 02:42:37 AM EST to 2022-01-29 02:43:37 AM EST (60s)	1001.50mb	12.17V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (24°)	32.3mph at 7:43:33 32.2mph @ 7:43:33 (0.1s) 29.8mph @ 7:43:34 (1s) 24.4mph @ 7:43:35 (3s) 19.9mph @ 7:42:45 (60s) 20.0mph @ 7:42:37 (300s)	10.4mph at 7:42:59 11.2mph @ 7:42:59 (1s) 13.7mph @ 7:43:00 (3s) 17.4mph @ 7:43:26 (60s) 19.5mph @ 7:43:15 (300s)	4821 / 17.9mph	32.8mph at 7:43:34 36.8mph @ 7:43:33 (NoQC) 33.7mph @ 7:43:33 (0.1s) 30.5mph @ 7:43:34 (1s) 24.9mph @ 7:43:35 (3s) 19.6mph @ 7:42:46 (60s) 19.8mph @ 7:42:37 (300s)	8.8mph at 7:43:15 9.9mph @ 7:43:16 (1s) 12.4mph @ 7:43:16 (3s) 16.8mph @ 7:43:27 (60s) 19.3mph @ 7:43:16 (300s)	732 / 17.4mph	28.5mph at 7:43:34 27.7mph @ 7:43:34 (1s) 24.8mph @ 7:43:36 (3s) 21.0mph @ 7:42:45 (60s) 21.3mph @ 7:42:37 (300s)	14.1mph at 7:43:12 14.3mph @ 7:43:13 (1s) 15.2mph @ 7:43:13 (3s) 18.5mph @ 7:43:20 (60s) 20.7mph @ 7:43:16 (300s)	1184 / 18.9mph
2022-01-29 02:42:49 AM EST  2022-01-29 02:41:37 AM EST to 2022-01-29 02:42:37 AM EST (60s)	1001.72mb	12.16V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (21°)	32.5mph at 7:41:55 32.4mph @ 7:41:55 (0.1s) 31.5mph @ 7:41:55 (1s) 29.9mph @ 7:41:56 (3s) 20.9mph @ 7:42:11 (60s) 20.1mph @ 7:42:28 (300s)	10.3mph at 7:41:40 10.9mph @ 7:41:40 (1s) 11.6mph @ 7:41:42 (3s) 19.2mph @ 7:41:51 (60s) 19.5mph @ 7:41:45 (300s)	5293 / 19.6mph	34.8mph at 7:41:55 36.0mph @ 7:41:55 (NoQC) 32.8mph @ 7:41:55 (0.1s) 32.7mph @ 7:41:55 (1s) 31.4mph @ 7:41:56 (3s) 20.7mph @ 7:42:11 (60s) 20.0mph @ 7:42:28 (300s)	9.0mph at 7:41:42 9.7mph @ 7:41:42 (1s) 10.4mph @ 7:41:43 (3s) 18.5mph @ 7:41:51 (60s) 19.3mph @ 7:41:46 (300s)	813 / 19.2mph	32.0mph at 7:41:55 31.5mph @ 7:41:56 (1s) 30.5mph @ 7:41:57 (3s) 22.4mph @ 7:42:11 (60s) 21.4mph @ 7:42:29 (300s)	13.7mph at 7:41:42 13.9mph @ 7:41:42 (1s) 14.1mph @ 7:41:44 (3s) 20.7mph @ 7:41:52 (60s) 20.7mph @ 7:41:46 (300s)	1327 / 21.0mph



2022-01-29 02:41:48 AM EST	1001.84mb	12.16V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (26°)	27.7mph at 7:41:16	13.4mph at 7:40:56	5414 / 20.0mph	30.2mph at 7:41:17	11.3mph at 7:41:10	830 / 19.6mph	28.0mph at 7:41:17	16.3mph at 7:41:09	1344 / 21.3mph
2022-01-29 02:40:37 AM EST to 2022-01-29 02:41:37 AM EST (60s)						27.0mph @ 7:41:17 (1s)	13.7mph @ 7:40:57 (1s)		28.6mph @ 7:41:16 (1s)			12.3mph @ 7:41:10 (1s)	27.5mph @ 7:41:18 (1s)	
2022-01-29 02:40:49 AM EST	1001.74mb	12.17V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (24°)	32.0mph at 7:40:23	12.4mph at 7:39:49	5639 / 20.8mph	32.9mph at 7:40:24	11.9mph at 7:39:47	888 / 21.0mph	29.7mph at 7:40:24	17.0mph at 7:40:07	1403 / 22.2mph
2022-01-29 02:39:37 AM EST to 2022-01-29 02:40:37 AM EST (60s)						31.9mph @ 7:40:23 (0.1s)	12.8mph @ 7:40:13 (1s)		34.8mph @ 7:40:23 (NoQC)			13.3mph @ 7:40:24 (1s)	29.3mph @ 7:40:24 (1s)	
2022-01-29 02:39:49 AM EST	1001.87mb	12.16V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (25°)	34.1mph at 7:38:54	12.9mph at 7:39:26	5555 / 20.5mph	36.0mph at 7:38:54	11.3mph at 7:38:38	851 / 20.1mph	31.6mph at 7:38:54	14.9mph at 7:38:39	1355 / 21.5mph
2022-01-29 02:38:37 AM EST to 2022-01-29 02:39:37 AM EST (60s)						33.9mph @ 7:38:54 (0.1s)	13.7mph @ 7:39:27 (1s)		36.6mph @ 7:38:54 (NoQC)			12.6mph @ 7:38:38 (1s)	31.2mph @ 7:38:55 (1s)	
2022-01-29 02:38:48 AM EST	1001.96mb	12.17V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (27°)	26.7mph at 7:38:04	11.6mph at 7:38:16	5137 / 19.0mph	27.7mph at 7:37:39	11.3mph at 7:38:18	819 / 19.4mph	25.6mph at 7:38:06	14.8mph at 7:38:18	1288 / 20.4mph
2022-01-29 02:37:37 AM EST to 2022-01-29 02:38:37 AM EST (60s)						25.2mph @ 7:37:40 (1s)	12.3mph @ 7:38:16 (1s)		29.8mph @ 7:38:54 (1s)			12.4mph @ 7:38:18 (1s)	25.2mph @ 7:38:06 (1s)	
2022-01-29 02:37:49 AM EST	1001.88mb	12.17V	31.9°F 99%	39.3°F	NNE (26°)	28.4mph at 7:37:33	10.1mph at 7:36:58	4853 / 18.0mph	30.8mph at 7:37:33	9.0mph at 7:37:25	744 / 17.6mph	26.6mph at 7:37:33	12.6mph at 7:37:01	1190 / 18.9mph
2022-01-29 02:36:37 AM EST to 2022-01-29 02:37:37 AM EST (60s)						26.9mph @ 7:37:33 (1s)	10.7mph @ 7:36:58 (1s)		32.0mph @ 7:38:55 (1s)			9.6mph @ 7:37:25 (1s)	26.3mph @ 7:37:34 (1s)	
2022-01-29 02:36:49 AM EST	1001.91mb	12.17V	31.9°F 99%	39.2°F	NNE (21°)	26.6mph at 7:35:45	11.0mph at 7:36:13	5088 / 18.8mph	27.9mph at 7:35:45	9.6mph at 7:35:58	785 / 18.6mph	26.0mph at 7:35:37	13.5mph at 7:36:00	1261 / 20.0mph
2022-01-29 02:35:37 AM EST to 2022-01-29 02:36:37 AM EST (60s)						25.4mph @ 7:35:46 (1s)	11.7mph @ 7:36:00 (1s)		29.1mph @ 7:36:36 (NoQC)			9.6mph @ 7:35:58 (1s)	25.3mph @ 7:35:38 (1s)	
2022-01-29 02:35:49 AM EST	1002.05mb	12.17V	32.0°F 99%	39.2°F	NNE (26°)	27.3mph at 7:35:22	8.2mph at 7:34:54	4636 / 17.2mph	27.2mph at 7:35:36	7.1mph at 7:34:54	703 / 16.7mph	26.3mph at 7:35:36	11.5mph at 7:34:54	1137 / 18.1mph
2022-01-29 02:34:37 AM EST						25.8mph @ 7:35:22 (1s)	8.3mph @ 7:34:54 (1s)		28.9mph @ 7:35:35 (1s)			7.8mph @ 7:34:54 (1s)	25.6mph @ 7:35:36 (1s)	

<b>AM EST to 2022-01-29 02:35:37 AM EST (60s)</b>						<b>20.0mph</b> @ 7:34:37 (300s)	<b>19.3mph</b> @ 7:35:20 (300s)		<b>20.2mph</b> @ 7:34:37 (60s) <b>19.9mph</b> @ 7:34:37 (300s)	<b>19.2mph</b> @ 7:35:21 (300s)		<b>21.1mph</b> @ 7:34:37 (300s)	<b>20.4mph</b> @ 7:35:20 (60s) <b>20.4mph</b> @ 7:35:21 (300s)	
2022-01-29 02:34:49 AM EST  <b>2022-01-29 02:33:37 AM EST to 2022-01-29 02:34:37 AM EST (60s)</b>	1002.07mb	12.17V	32.0°F 99%	39.2°F	<b>NNE (22°)</b>	<b>28.1mph</b> at 7:33:53 <b>26.8mph</b> @ 7:34:09 (1s) <b>24.7mph</b> @ 7:34:15 (3s) <b>20.5mph</b> @ 7:34:32 (60s) <b>20.2mph</b> @ 7:34:17 (300s)	<b>12.1mph</b> at 7:33:51 <b>12.6mph</b> @ 7:33:52 (1s) <b>14.1mph</b> @ 7:33:52 (3s) <b>17.6mph</b> @ 7:33:39 (60s) <b>19.7mph</b> @ 7:33:44 (300s)	5457 / 20.2mph	<b>29.2mph</b> at 7:34:08 <b>29.5mph</b> @ 7:34:08 (NoQC) <b>26.6mph</b> @ 7:34:09 (1s) <b>25.2mph</b> @ 7:34:15 (3s) <b>20.5mph</b> @ 7:34:32 (60s) <b>20.1mph</b> @ 7:34:17 (300s)	<b>9.7mph</b> at 7:33:50 <b>11.1mph</b> @ 7:33:51 (1s) <b>12.1mph</b> @ 7:33:52 (3s) <b>17.6mph</b> @ 7:33:41 (60s) <b>19.6mph</b> @ 7:33:44 (300s)	856 / 20.2mph	<b>25.6mph</b> at 7:33:58 <b>25.2mph</b> @ 7:34:14 (1s) <b>25.0mph</b> @ 7:34:16 (3s) <b>21.6mph</b> @ 7:34:33 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:34:18 (300s)	<b>14.7mph</b> at 7:33:52 <b>15.2mph</b> @ 7:33:52 (1s) <b>16.5mph</b> @ 7:33:53 (3s) <b>18.7mph</b> @ 7:33:40 (60s) <b>20.8mph</b> @ 7:33:45 (300s)	1349 / 21.4mph
2022-01-29 02:33:48 AM EST  <b>2022-01-29 02:32:37 AM EST to 2022-01-29 02:33:37 AM EST (60s)</b>	1002.12mb	12.16V	31.9°F 99%	39.2°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>25.0mph</b> at 7:33:33 <b>24.4mph</b> @ 7:33:33 (1s) <b>22.9mph</b> @ 7:32:37 (3s) <b>22.6mph</b> @ 7:32:37 (60s) <b>21.0mph</b> @ 7:32:37 (300s)	<b>12.5mph</b> at 7:33:02 <b>12.7mph</b> @ 7:33:29 (1s) <b>13.5mph</b> @ 7:33:30 (3s) <b>17.8mph</b> @ 7:33:36 (60s) <b>19.7mph</b> @ 7:33:31 (300s)	4803 / 17.8mph	<b>26.4mph</b> at 7:33:33 <b>28.6mph</b> @ 7:33:10 (NoQC) <b>25.2mph</b> @ 7:33:11 (1s) <b>23.3mph</b> @ 7:33:12 (3s) <b>22.4mph</b> @ 7:32:40 (60s) <b>20.8mph</b> @ 7:32:37 (300s)	<b>10.0mph</b> at 7:33:03 <b>11.2mph</b> @ 7:33:03 (1s) <b>13.1mph</b> @ 7:33:03 (3s) <b>17.8mph</b> @ 7:33:36 (60s) <b>19.6mph</b> @ 7:33:31 (300s)	755 / 17.9mph	<b>25.9mph</b> at 7:33:12 <b>25.4mph</b> @ 7:33:12 (1s) <b>23.8mph</b> @ 7:33:13 (3s) <b>23.5mph</b> @ 7:32:37 (60s) <b>22.2mph</b> @ 7:32:37 (300s)	<b>14.3mph</b> at 7:33:30 <b>14.6mph</b> @ 7:33:30 (1s) <b>15.0mph</b> @ 7:33:31 (3s) <b>18.8mph</b> @ 7:33:36 (60s) <b>20.8mph</b> @ 7:33:33 (300s)	1183 / 18.8mph
2022-01-29 02:32:48 AM EST  <b>2022-01-29 02:31:37 AM EST to 2022-01-29 02:32:37 AM EST (60s)</b>	1001.96mb	12.17V	31.9°F 99%	39.2°F	<b>NNE (26°)</b>	<b>35.2mph</b> at 7:31:48 <b>35.1mph</b> @ 7:31:49 (0.1s) <b>34.1mph</b> @ 7:31:49 (1s) <b>29.9mph</b> @ 7:31:49 (3s) <b>22.7mph</b> @ 7:32:34 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:31:55 (300s)	<b>14.2mph</b> at 7:32:29 <b>15.5mph</b> @ 7:31:57 (1s) <b>17.4mph</b> @ 7:32:30 (3s) <b>20.6mph</b> @ 7:31:37 (60s) <b>21.0mph</b> @ 7:32:31 (300s)	6133 / 22.6mph	<b>34.5mph</b> at 7:31:49 <b>36.9mph</b> @ 7:31:49 (NoQC) <b>33.5mph</b> @ 7:31:49 (1s) <b>32.6mph</b> @ 7:31:49 (1s) <b>30.2mph</b> @ 7:31:49 (60s) <b>22.5mph</b> @ 7:32:36 (60s) <b>21.0mph</b> @ 7:31:54 (300s)	<b>12.1mph</b> at 7:31:57 <b>13.5mph</b> @ 7:31:58 (1s) <b>16.3mph</b> @ 7:31:58 (3s) <b>20.1mph</b> @ 7:31:37 (60s) <b>20.7mph</b> @ 7:32:31 (300s)	952 / 22.5mph	<b>33.8mph</b> at 7:31:49 <b>33.0mph</b> @ 7:31:49 (1s) <b>30.9mph</b> @ 7:31:50 (3s) <b>23.5mph</b> @ 7:32:36 (60s) <b>22.5mph</b> @ 7:31:55 (300s)	<b>18.1mph</b> at 7:32:29 <b>18.4mph</b> @ 7:32:30 (1s) <b>19.0mph</b> @ 7:32:30 (3s) <b>21.5mph</b> @ 7:31:37 (60s) <b>22.1mph</b> @ 7:32:31 (300s)	1489 / 23.5mph
2022-01-29 02:31:48 AM EST  <b>2022-01-29 02:30:37 AM EST to 2022-01-29 02:31:37 AM EST (60s)</b>	1002.02mb	12.17V	31.9°F 99%	39.2°F	<b>NNE (28°)</b>	<b>27.4mph</b> at 7:30:51 <b>26.1mph</b> @ 7:30:52 (1s) <b>25.2mph</b> @ 7:31:06 (3s) <b>20.6mph</b> @ 7:31:36 (60s) <b>21.4mph</b> @ 7:31:14 (300s)	<b>11.6mph</b> at 7:30:45 <b>12.5mph</b> @ 7:30:45 (1s) <b>13.4mph</b> @ 7:30:46 (3s) <b>17.5mph</b> @ 7:30:57 (60s) <b>20.8mph</b> @ 7:30:50 (300s)	5578 / 20.6mph	<b>31.0mph</b> at 7:31:10 <b>32.7mph</b> @ 7:31:10 (NoQC) <b>29.9mph</b> @ 7:31:10 (1s) <b>28.2mph</b> @ 7:31:11 (1s) <b>26.5mph</b> @ 7:31:11 (60s) <b>20.1mph</b> @ 7:31:37 (60s) <b>21.1mph</b> @ 7:31:14 (300s)	<b>10.3mph</b> at 7:31:29 <b>11.5mph</b> @ 7:31:29 (1s) <b>13.1mph</b> @ 7:31:30 (3s) <b>17.5mph</b> @ 7:30:58 (60s) <b>20.7mph</b> @ 7:30:50 (300s)	851 / 20.1mph	<b>26.0mph</b> at 7:31:08 <b>25.5mph</b> @ 7:31:09 (1s) <b>25.2mph</b> @ 7:31:11 (3s) <b>21.5mph</b> @ 7:31:36 (60s) <b>22.6mph</b> @ 7:31:15 (300s)	<b>15.6mph</b> at 7:30:45 <b>15.9mph</b> @ 7:30:46 (1s) <b>16.3mph</b> @ 7:30:47 (3s) <b>18.9mph</b> @ 7:31:02 (60s) <b>22.1mph</b> @ 7:30:50 (300s)	1360 / 21.6mph
2022-01-29 02:30:48 AM EST  <b>2022-01-29 02:29:37 AM EST to 2022-01-29 02:30:37 AM EST (60s)</b>	1002.20mb	12.17V	31.9°F 99%	39.2°F	<b>NNE (21°)</b>	<b>30.6mph</b> at 7:29:52 <b>30.6mph</b> @ 7:29:52 (0.1s) <b>27.9mph</b> @ 7:29:52 (1s) <b>27.2mph</b> @ 7:29:37 (3s) <b>21.0mph</b> @ 7:30:09 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:30:02 (300s)	<b>10.3mph</b> at 7:30:24 <b>11.1mph</b> @ 7:30:25 (1s) <b>12.5mph</b> @ 7:30:26 (3s) <b>18.7mph</b> @ 7:30:36 (60s) <b>20.9mph</b> @ 7:30:36 (300s)	5070 / 18.8mph	<b>32.1mph</b> at 7:29:52 <b>33.0mph</b> @ 7:29:52 (NoQC) <b>30.4mph</b> @ 7:29:52 (0.1s) <b>28.2mph</b> @ 7:29:52 (1s) <b>28.0mph</b> @ 7:29:37 (3s) <b>21.3mph</b> @ 7:30:07 (60s) <b>21.1mph</b> @ 7:30:21 (300s)	<b>10.8mph</b> at 7:30:30 <b>12.1mph</b> @ 7:30:31 (1s) <b>13.4mph</b> @ 7:30:32 (3s) <b>18.8mph</b> @ 7:29:37 (60s) <b>20.7mph</b> @ 7:29:37 (300s)	800 / 18.9mph	<b>29.8mph</b> at 7:29:52 <b>29.1mph</b> @ 7:29:53 (1s) <b>28.4mph</b> @ 7:29:37 (3s) <b>22.5mph</b> @ 7:30:08 (60s) <b>22.5mph</b> @ 7:30:21 (300s)	<b>14.5mph</b> at 7:30:25 <b>14.9mph</b> @ 7:30:32 (1s) <b>15.1mph</b> @ 7:30:33 (3s) <b>20.2mph</b> @ 7:29:37 (60s) <b>22.1mph</b> @ 7:29:37 (300s)	1277 / 20.3mph
2022-01-29 02:29:48 AM EST  <b>2022-01-29 02:28:37 AM EST to 2022-01-29 02:29:37 AM EST (60s)</b>	1002.05mb	12.17V	31.9°F 99%	39.2°F	<b>NNE (23°)</b>	<b>30.8mph</b> at 7:29:34 <b>30.7mph</b> @ 7:29:34 (0.1s) <b>29.4mph</b> @ 7:29:35 (1s) <b>26.6mph</b> @ 7:29:37 (3s) <b>24.0mph</b> @ 7:28:37 (60s) <b>21.5mph</b> @ 7:28:39 (300s)	<b>11.9mph</b> at 7:29:07 <b>12.3mph</b> @ 7:29:07 (1s) <b>13.4mph</b> @ 7:29:07 (3s) <b>18.5mph</b> @ 7:29:33 (60s) <b>20.7mph</b> @ 7:29:15 (300s)	5130 / 19.0mph	<b>30.9mph</b> at 7:29:35 <b>31.9mph</b> @ 7:29:35 (NoQC) <b>29.4mph</b> @ 7:29:35 (0.1s) <b>29.2mph</b> @ 7:29:35 (1s) <b>27.5mph</b> @ 7:29:36 (3s) <b>23.6mph</b> @ 7:28:37 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:28:39 (300s)	<b>10.4mph</b> at 7:28:56 <b>11.7mph</b> @ 7:28:58 (1s) <b>12.0mph</b> @ 7:28:59 (3s) <b>18.2mph</b> @ 7:29:32 (60s) <b>20.4mph</b> @ 7:29:15 (300s)	796 / 18.9mph	<b>29.0mph</b> at 7:29:35 <b>28.6mph</b> @ 7:29:36 (1s) <b>27.4mph</b> @ 7:29:37 (3s) <b>25.4mph</b> @ 7:28:37 (60s) <b>22.7mph</b> @ 7:28:40 (300s)	<b>13.7mph</b> at 7:28:59 <b>14.0mph</b> @ 7:28:59 (1s) <b>14.6mph</b> @ 7:29:00 (3s) <b>19.6mph</b> @ 7:29:32 (60s) <b>21.9mph</b> @ 7:29:16 (300s)	1270 / 20.2mph

2022-01-29 02:28:48 AM EST	1002.32mb	12.17V	31.9°F 99%	39.2°F	NNE (29°)	32.8mph at 7:28:11 32.8mph @ 7:28:11 (0.1s) 31.4mph @ 7:28:11 (1s) 29.5mph @ 7:28:20 (3s) 24.4mph @ 7:28:27 (60s) 21.7mph @ 7:28:20 (300s)	13.7mph at 7:28:35 14.9mph @ 7:28:35 (1s) 18.1mph @ 7:28:36 (3s) 23.5mph @ 7:27:46 (60s) 21.4mph @ 7:27:57 (300s)	6536 / 24.1mph	35.5mph at 7:28:06 36.9mph @ 7:28:06 (NoQC) 33.6mph @ 7:28:06 (1s) 32.3mph @ 7:28:07 (1s) 29.9mph @ 7:28:08 (3s) 23.8mph @ 7:28:34 (60s) 21.4mph @ 7:28:21 (300s)	12.2mph at 7:27:49 14.1mph @ 7:27:49 (1s) 15.1mph @ 7:27:50 (3s) 22.6mph @ 7:27:52 (60s) 20.9mph @ 7:27:58 (300s)	1001 / 23.6mph	33.8mph at 7:28:06 33.0mph @ 7:28:06 (1s) 31.2mph @ 7:28:08 (3s) 25.7mph @ 7:28:30 (60s) 22.8mph @ 7:28:22 (300s)	17.2mph at 7:28:36 17.5mph @ 7:28:36 (1s) 18.8mph @ 7:28:36 (3s) 24.5mph @ 7:28:05 (60s) 22.4mph @ 7:27:58 (300s)	1613 / 25.4mph
2022-01-29 02:27:48 AM EST	1002.35mb	12.18V	31.9°F 99%	39.2°F	NNE (29°)	32.7mph at 7:27:02 32.6mph @ 7:27:02 (0.1s) 30.9mph @ 7:27:02 (1s) 30.1mph @ 7:27:04 (3s) 24.2mph @ 7:27:31 (60s) 21.4mph @ 7:27:30 (300s)	14.2mph at 7:27:32 15.4mph @ 7:27:33 (1s) 18.1mph @ 7:27:34 (3s) 18.9mph @ 7:26:37 (60s) 20.4mph @ 7:26:37 (300s)	6445 / 23.7mph	31.7mph at 7:27:03 33.9mph @ 7:27:25 (NoQC) 30.9mph @ 7:27:25 (1s) 30.5mph @ 7:26:37 (1s) 30.3mph @ 7:26:37 (3s) 23.7mph @ 7:27:32 (60s) 21.1mph @ 7:27:28 (300s)	13.1mph at 7:27:32 15.2mph @ 7:27:33 (1s) 16.8mph @ 7:27:34 (3s) 19.3mph @ 7:26:37 (60s) 20.0mph @ 7:26:37 (300s)	979 / 23.1mph	30.8mph at 7:27:01 31.3mph @ 7:26:37 (1s) 30.4mph @ 7:26:37 (3s) 25.3mph @ 7:27:32 (60s) 22.5mph @ 7:27:31 (300s)	18.9mph at 7:27:33 19.4mph @ 7:27:34 (1s) 20.3mph @ 7:27:34 (3s) 20.4mph @ 7:26:37 (60s) 21.3mph @ 7:26:37 (300s)	1574 / 24.8mph
2022-01-29 02:26:48 AM EST	1002.39mb	12.17V	31.9°F 99%	39.2°F	NNE (25°)	32.4mph at 7:26:18 32.3mph @ 7:26:18 (0.1s) 30.3mph @ 7:26:36 (1s) 29.1mph @ 7:26:37 (3s) 19.5mph @ 7:25:50 (60s) 21.1mph @ 7:25:38 (300s)	8.8mph at 7:26:10 9.3mph @ 7:26:10 (1s) 10.4mph @ 7:26:11 (3s) 18.1mph @ 7:26:14 (60s) 20.3mph @ 7:26:32 (300s)	5118 / 19.0mph	34.1mph at 7:26:36 34.6mph @ 7:26:35 (NoQC) 31.7mph @ 7:26:35 (0.1s) 31.2mph @ 7:26:36 (1s) 29.8mph @ 7:26:36 (3s) 19.5mph @ 7:26:25 (60s) 20.7mph @ 7:25:39 (300s)	9.5mph at 7:26:09 10.1mph @ 7:26:09 (1s) 12.0mph @ 7:26:10 (3s) 18.5mph @ 7:26:14 (60s) 19.9mph @ 7:26:32 (300s)	819 / 19.4mph	32.0mph at 7:26:36 31.4mph @ 7:26:36 (1s) 29.7mph @ 7:26:36 (3s) 20.5mph @ 7:25:51 (60s) 21.8mph @ 7:25:42 (300s)	13.5mph at 7:26:13 13.7mph @ 7:26:14 (1s) 14.2mph @ 7:26:14 (3s) 19.7mph @ 7:26:15 (60s) 21.2mph @ 7:26:32 (300s)	1285 / 20.4mph
2022-01-29 02:25:48 AM EST	1002.43mb	12.17V	31.9°F 99%	39.2°F	NNE (20°)	28.4mph at 7:24:39 26.9mph @ 7:25:33 (1s) 26.2mph @ 7:25:34 (3s) 22.1mph @ 7:24:40 (60s) 21.2mph @ 7:25:14 (300s)	12.7mph at 7:24:46 13.5mph @ 7:25:25 (1s) 14.7mph @ 7:24:46 (3s) 18.3mph @ 7:25:17 (60s) 21.0mph @ 7:25:32 (300s)	5172 / 19.1mph	29.3mph at 7:25:34 31.3mph @ 7:24:39 (NoQC) 28.9mph @ 7:24:39 (0.1s) 26.8mph @ 7:25:34 (1s) 25.1mph @ 7:25:35 (3s) 21.9mph @ 7:24:40 (60s) 20.8mph @ 7:25:07 (300s)	9.7mph at 7:24:49 10.8mph @ 7:24:49 (1s) 12.8mph @ 7:24:50 (3s) 17.8mph @ 7:25:16 (60s) 20.6mph @ 7:25:33 (300s)	789 / 18.7mph	26.8mph at 7:25:33 26.4mph @ 7:25:34 (1s) 25.9mph @ 7:25:34 (3s) 23.0mph @ 7:24:41 (60s) 22.0mph @ 7:25:15 (300s)	15.2mph at 7:24:49 15.5mph @ 7:24:50 (1s) 16.2mph @ 7:24:50 (3s) 19.1mph @ 7:25:18 (60s) 21.7mph @ 7:24:37 (300s)	1262 / 20.0mph
2022-01-29 02:24:48 AM EST	1002.33mb	12.17V	31.8°F 99%	39.2°F	NNE (29°)	32.9mph at 7:23:55 32.8mph @ 7:23:55 (0.1s) 31.6mph @ 7:23:51 (1s) 30.7mph @ 7:23:53 (3s) 24.5mph @ 7:24:03 (60s) 21.0mph @ 7:24:37 (300s)	10.5mph at 7:23:38 11.4mph @ 7:23:38 (1s) 14.2mph @ 7:24:34 (3s) 21.5mph @ 7:24:35 (60s) 19.9mph @ 7:23:37 (300s)	5890 / 21.7mph	35.3mph at 7:23:55 37.8mph @ 7:23:55 (NoQC) 34.4mph @ 7:23:55 (0.1s) 33.5mph @ 7:23:52 (1s) 31.6mph @ 7:23:53 (3s) 23.7mph @ 7:24:14 (60s) 20.7mph @ 7:24:37 (300s)	10.0mph at 7:23:39 11.8mph @ 7:23:39 (1s) 13.5mph @ 7:23:39 (3s) 21.4mph @ 7:24:35 (60s) 19.4mph @ 7:23:37 (300s)	915 / 21.6mph	31.9mph at 7:23:52 30.9mph @ 7:23:52 (1s) 29.9mph @ 7:23:53 (3s) 25.3mph @ 7:24:13 (60s) 21.7mph @ 7:24:37 (300s)	15.4mph at 7:23:39 15.7mph @ 7:23:39 (1s) 16.7mph @ 7:23:40 (3s) 22.5mph @ 7:24:36 (60s) 20.5mph @ 7:23:37 (300s)	1429 / 22.6mph
2022-01-29 02:23:48 AM EST	1002.51mb	12.17V	31.9°F 99%	39.2°F	NNE (26°)	38.4mph at 7:23:24 38.2mph @ 7:23:24 (0.1s) 35.2mph @ 7:23:24 (1s) 33.3mph @ 7:23:26 (3s) 23.8mph @ 7:23:30 (60s) 19.9mph @ 7:23:36 (300s)	15.0mph at 7:22:38 15.4mph @ 7:22:38 (1s) 16.8mph @ 7:22:39 (3s) 18.3mph @ 7:22:40 (60s) 19.1mph @ 7:22:45 (300s)	6391 / 23.5mph	37.4mph at 7:23:24 42.2mph @ 7:23:24 (NoQC) 38.1mph @ 7:23:24 (0.1s) 34.9mph @ 7:23:24 (1s) 33.9mph @ 7:23:25 (3s) 23.1mph @ 7:23:29 (60s) 19.4mph @ 7:23:36 (300s)	11.1mph at 7:23:36 13.1mph @ 7:23:36 (1s) 15.0mph @ 7:23:36 (3s) 17.9mph @ 7:22:40 (60s) 18.6mph @ 7:23:46 (300s)	956 / 22.6mph	34.8mph at 7:23:25 34.2mph @ 7:23:25 (1s) 33.3mph @ 7:23:26 (3s) 24.8mph @ 7:23:31 (60s) 20.9mph @ 7:23:36 (300s)	18.6mph at 7:22:44 19.1mph @ 7:22:45 (1s) 19.9mph @ 7:22:45 (3s) 18.9mph @ 7:22:40 (60s) 19.7mph @ 7:22:45 (300s)	1560 / 24.6mph
2022-01-29 02:22:49 AM EST	1002.61mb	12.17V	31.9°F 99%	39.1°F	NNE (29°)	26.4mph at 7:22:25 24.9mph @ 7:22:25 (1s)	12.5mph at 7:21:50 13.1mph @ 7:21:51 (1s)	5002 / 18.5mph	26.1mph at 7:22:33 27.7mph @ 7:22:32 (NoQC)	9.2mph at 7:21:51 10.6mph @ 7:21:51 (1s)	763 / 18.1mph	24.0mph at 7:22:24 23.7mph @ 7:22:24 (1s)	14.1mph at 7:21:51 14.4mph @ 7:21:51 (1s)	1196 / 19.0mph

2022-01-29 02:21:37 AM EST to 2022-01-29 02:22:37 AM EST (60s)						23.9mph @ 7:22:25 (3s) 22.4mph @ 7:21:38 (60s) 20.0mph @ 7:21:38 (300s)	13.9mph @ 7:21:52 (3s) 18.4mph @ 7:22:30 (60s) 19.0mph @ 7:22:18 (300s)		24.3mph @ 7:22:33 (1s) 23.1mph @ 7:22:33 (3s) 22.3mph @ 7:21:38 (60s) 19.4mph @ 7:21:37 (300s)	12.4mph @ 7:21:52 (3s) 17.9mph @ 7:22:32 (60s) 18.4mph @ 7:22:20 (300s)		23.2mph @ 7:22:26 (3s) 23.0mph @ 7:21:38 (60s) 20.5mph @ 7:21:37 (300s)	14.8mph @ 7:21:53 (3s) 18.9mph @ 7:22:34 (60s) 19.5mph @ 7:22:21 (300s)	
2022-01-29 02:21:48 AM EST  2022-01-29 02:20:37 AM EST to 2022-01-29 02:21:37 AM EST (60s)	1002.50mb	12.19V	31.9°F 99%	39.1°F	NNE (28°)	31.0mph at 7:21:25 30.9mph @ 7:21:25 (0.1s) 29.4mph @ 7:21:26 (1s) 27.5mph @ 7:21:27 (3s) 22.6mph @ 7:21:17 (60s) 20.6mph @ 7:20:37 (300s)	13.4mph at 7:21:20 15.1mph @ 7:21:20 (1s) 16.3mph @ 7:21:20 (3s) 19.2mph @ 7:20:37 (60s) 20.0mph @ 7:21:36 (300s)	6050 / 22.3mph	33.1mph at 7:21:25 34.5mph @ 7:21:25 (NoQC) 31.7mph @ 7:21:25 (1s) 30.1mph @ 7:21:25 (1s) 28.5mph @ 7:21:27 (60s) 22.6mph @ 7:21:29 (60s) 20.0mph @ 7:20:37 (300s)	14.7mph at 7:21:02 16.4mph @ 7:21:02 (1s) 16.8mph @ 7:21:02 (3s) 18.7mph @ 7:20:37 (60s) 19.4mph @ 7:21:37 (300s)	946 / 22.3mph	29.2mph at 7:21:25 28.5mph @ 7:21:26 (1s) 27.4mph @ 7:21:27 (3s) 23.2mph @ 7:21:30 (60s) 21.3mph @ 7:20:37 (300s)	16.9mph at 7:21:20 17.4mph @ 7:21:21 (1s) 17.7mph @ 7:21:04 (3s) 19.4mph @ 7:20:37 (60s) 20.5mph @ 7:21:36 (300s)	1454 / 23.0mph
2022-01-29 02:20:49 AM EST  2022-01-29 02:19:36 AM EST to 2022-01-29 02:20:36 AM EST (60s)	1002.56mb	12.17V	31.9°F 99%	39.1°F	NNE (26°)	28.3mph at 7:20:31 27.0mph @ 7:20:29 (0.1s) 26.5mph @ 7:20:31 (3s) 19.2mph @ 7:20:35 (60s) 21.5mph @ 7:19:36 (300s)	10.4mph at 7:19:57 10.8mph @ 7:19:57 (1s) 12.1mph @ 7:19:57 (3s) 16.0mph @ 7:19:37 (60s) 20.6mph @ 7:20:24 (300s)	5182 / 19.2mph	32.1mph at 7:20:28 33.0mph @ 7:20:28 (NoQC) 30.4mph @ 7:20:28 (0.1s) 28.8mph @ 7:20:29 (1s) 27.0mph @ 7:20:31 (3s) 18.7mph @ 7:20:36 (60s) 20.8mph @ 7:19:36 (300s)	10.3mph at 7:19:55 11.1mph @ 7:19:55 (1s) 12.3mph @ 7:19:36 (3s) 15.4mph @ 7:19:36 (60s) 19.9mph @ 7:20:24 (300s)	789 / 18.7mph	27.7mph at 7:20:31 27.2mph @ 7:20:32 (1s) 26.5mph @ 7:20:32 (3s) 19.4mph @ 7:20:35 (60s) 22.2mph @ 7:19:36 (300s)	13.1mph at 7:19:37 13.3mph @ 7:19:37 (1s) 13.6mph @ 7:19:39 (3s) 16.7mph @ 7:19:41 (60s) 21.2mph @ 7:20:25 (300s)	1221 / 19.4mph
2022-01-29 02:19:49 AM EST  2022-01-29 02:18:36 AM EST to 2022-01-29 02:19:36 AM EST (60s)	1002.82mb	12.18V	31.8°F 99%	39.1°F	NNE (25°)	24.2mph at 7:18:55 22.5mph @ 7:18:56 (1s) 21.3mph @ 7:18:56 (3s) 20.2mph @ 7:18:36 (60s) 22.6mph @ 7:18:36 (300s)	10.7mph at 7:18:38 10.9mph @ 7:18:38 (1s) 11.4mph @ 7:18:40 (3s) 16.0mph @ 7:19:35 (60s) 21.5mph @ 7:19:35 (300s)	4307 / 16.0mph	24.6mph at 7:19:08 22.0mph @ 7:19:09 (1s) 20.6mph @ 7:19:10 (3s) 19.0mph @ 7:18:36 (60s) 22.0mph @ 7:18:36 (300s)	8.5mph at 7:18:42 9.5mph @ 7:18:42 (1s) 11.1mph @ 7:18:38 (3s) 15.4mph @ 7:18:35 (60s) 20.8mph @ 7:19:36 (300s)	647 / 15.4mph	21.9mph at 7:18:55 21.5mph @ 7:18:56 (1s) 20.4mph @ 7:18:57 (3s) 20.7mph @ 7:18:36 (60s) 22.2mph @ 7:18:36 (300s)	13.3mph at 7:18:38 13.6mph @ 7:19:33 (1s) 13.7mph @ 7:19:34 (3s) 16.7mph @ 7:19:35 (60s) 22.2mph @ 7:19:35 (300s)	1048 / 16.8mph
2022-01-29 02:18:48 AM EST  2022-01-29 02:17:36 AM EST to 2022-01-29 02:18:36 AM EST (60s)	1002.80mb	12.18V	31.8°F 98%	39.1°F	NNE (30°)	28.7mph at 7:18:25 28.6mph @ 7:18:25 (0.1s) 27.3mph @ 7:18:25 (1s) 26.2mph @ 7:18:25 (3s) 22.4mph @ 7:17:36 (60s) 22.9mph @ 7:17:58 (300s)	12.4mph at 7:18:35 14.4mph @ 7:18:02 (1s) 16.1mph @ 7:18:03 (3s) 19.3mph @ 7:18:21 (60s) 22.5mph @ 7:17:36 (300s)	5457 / 20.2mph	27.5mph at 7:18:23 30.8mph @ 7:18:24 (NoQC) 28.4mph @ 7:18:24 (0.1s) 27.9mph @ 7:18:25 (1s) 26.4mph @ 7:18:26 (3s) 22.0mph @ 7:17:36 (60s) 22.4mph @ 7:17:58 (300s)	10.8mph at 7:18:35 12.2mph @ 7:18:35 (1s) 14.1mph @ 7:18:21 (3s) 18.2mph @ 7:18:21 (60s) 22.0mph @ 7:18:35 (300s)	803 / 19.0mph	27.9mph at 7:18:25 27.2mph @ 7:18:25 (1s) 26.2mph @ 7:18:27 (3s) 22.9mph @ 7:17:36 (60s) 23.7mph @ 7:18:00 (300s)	15.1mph at 7:18:20 15.5mph @ 7:18:21 (1s) 16.3mph @ 7:18:21 (3s) 19.7mph @ 7:18:22 (60s) 23.3mph @ 7:17:36 (300s)	1308 / 20.8mph
2022-01-29 02:17:48 AM EST  2022-01-29 02:16:36 AM EST to 2022-01-29 02:17:36 AM EST (60s)	1002.71mb	12.17V	31.8°F 98%	39.1°F	NNE (28°)	37.4mph at 7:17:01 37.1mph @ 7:17:01 (0.1s) 34.0mph @ 7:17:01 (1s) 31.8mph @ 7:17:02 (3s) 25.4mph @ 7:16:36 (60s) 22.8mph @ 7:17:16 (300s)	13.4mph at 7:17:32 13.8mph @ 7:17:32 (1s) 14.9mph @ 7:17:33 (3s) 22.4mph @ 7:17:35 (60s) 22.4mph @ 7:16:51 (300s)	6071 / 22.4mph	34.2mph at 7:17:00 34.8mph @ 7:17:00 (NoQC) 31.9mph @ 7:17:00 (0.1s) 30.2mph @ 7:17:01 (1s) 29.0mph @ 7:17:03 (3s) 24.9mph @ 7:17:16 (60s) 22.3mph @ 7:17:16 (300s)	12.9mph at 7:17:22 14.3mph @ 7:17:32 (1s) 14.8mph @ 7:17:32 (3s) 22.0mph @ 7:17:35 (60s) 21.9mph @ 7:16:51 (300s)	933 / 22.0mph	33.1mph at 7:17:01 32.4mph @ 7:17:02 (1s) 30.5mph @ 7:17:03 (3s) 26.4mph @ 7:16:36 (60s) 23.6mph @ 7:17:17 (300s)	15.1mph at 7:17:32 15.2mph @ 7:17:33 (1s) 15.8mph @ 7:17:33 (3s) 22.9mph @ 7:17:35 (60s) 23.2mph @ 7:16:53 (300s)	1451 / 22.9mph

<p>2022-01-29 02:16:48 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 02:15:36 AM EST to 2022-01-29 02:16:36 AM EST (60s)</b></p>	1002.71mb	12.18V	31.8°F 98%	39.1°F	<b>NNE (29°)</b>	<p><b>35.3mph</b> at 7:16:29 <b>35.2mph</b> @ 7:16:29 (0.1s) <b>34.3mph</b> @ 7:16:29 (1s) <b>32.3mph</b> @ 7:16:31 (3s) <b>25.6mph</b> @ 7:16:32 (60s) <b>22.4mph</b> @ 7:16:35 (300s)</p>	<p><b>15.4mph</b> at 7:16:13 <b>16.5mph</b> @ 7:16:14 (1s) <b>17.6mph</b> @ 7:16:15 (3s) <b>23.3mph</b> @ 7:15:36 (60s) <b>21.4mph</b> @ 7:15:39 (300s)</p>	6902 / 25.4mph	<p><b>36.4mph</b> at 7:16:30 <b>38.2mph</b> @ 7:16:29 (NoQC) <b>34.8mph</b> @ 7:16:29 (0.1s) <b>34.6mph</b> @ 7:16:30 (1s) <b>32.6mph</b> @ 7:16:31 (3s) <b>25.1mph</b> @ 7:16:12 (60s) <b>21.9mph</b> @ 7:16:36 (300s)</p>	<p><b>13.8mph</b> at 7:16:13 <b>16.5mph</b> @ 7:16:13 (1s) <b>18.2mph</b> @ 7:16:15 (3s) <b>22.8mph</b> @ 7:15:36 (60s) <b>21.0mph</b> @ 7:15:39 (300s)</p>	1055 / 24.9mph	<p><b>33.7mph</b> at 7:16:30 <b>33.0mph</b> @ 7:16:30 (1s) <b>32.2mph</b> @ 7:16:32 (3s) <b>26.6mph</b> @ 7:16:33 (60s) <b>23.3mph</b> @ 7:16:35 (300s)</p>	<p><b>20.5mph</b> at 7:16:15 <b>20.9mph</b> @ 7:16:15 (1s) <b>21.4mph</b> @ 7:16:16 (3s) <b>24.0mph</b> @ 7:15:36 (60s) <b>22.3mph</b> @ 7:15:36 (300s)</p>	1679 / 26.4mph
<p>2022-01-29 02:15:49 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 02:14:36 AM EST to 2022-01-29 02:15:36 AM EST (60s)</b></p>	1002.71mb	12.18V	31.8°F 98%	39.1°F	<b>NNE (31°)</b>	<p><b>34.2mph</b> at 7:15:14 <b>34.1mph</b> @ 7:15:14 (0.1s) <b>33.3mph</b> @ 7:15:14 (1s) <b>31.2mph</b> @ 7:15:15 (3s) <b>23.3mph</b> @ 7:15:35 (60s) <b>21.4mph</b> @ 7:15:35 (300s)</p>	<p><b>15.3mph</b> at 7:15:01 <b>16.7mph</b> @ 7:15:30 (1s) <b>17.3mph</b> @ 7:15:30 (3s) <b>20.9mph</b> @ 7:14:54 (60s) <b>20.5mph</b> @ 7:14:42 (300s)</p>	6330 / 23.3mph	<p><b>35.5mph</b> at 7:15:15 <b>36.9mph</b> @ 7:15:14 (NoQC) <b>33.6mph</b> @ 7:15:14 (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 7:15:15 (1s) <b>31.3mph</b> @ 7:15:15 (3s) <b>22.8mph</b> @ 7:15:36 (60s) <b>21.0mph</b> @ 7:15:36 (300s)</p>	<p><b>13.1mph</b> at 7:15:30 <b>15.4mph</b> @ 7:14:37 (1s) <b>16.8mph</b> @ 7:14:39 (3s) <b>20.3mph</b> @ 7:15:55 (60s) <b>20.1mph</b> @ 7:14:43 (300s)</p>	967 / 22.8mph	<p><b>32.4mph</b> at 7:15:15 <b>31.9mph</b> @ 7:15:15 (1s) <b>30.6mph</b> @ 7:15:16 (3s) <b>24.1mph</b> @ 7:15:23 (60s) <b>22.3mph</b> @ 7:15:36 (300s)</p>	<p><b>17.5mph</b> at 7:14:42 <b>18.0mph</b> @ 7:14:42 (1s) <b>18.8mph</b> @ 7:14:43 (3s) <b>21.9mph</b> @ 7:14:55 (60s) <b>21.5mph</b> @ 7:14:36 (300s)</p>	1522 / 24.0mph
<p>2022-01-29 02:14:49 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 02:13:36 AM EST to 2022-01-29 02:14:36 AM EST (60s)</b></p>	1002.76mb	12.17V	31.8°F 98%	39.1°F	<b>NNE (28°)</b>	<p><b>33.9mph</b> at 7:14:23 <b>33.8mph</b> @ 7:14:23 (0.1s) <b>33.0mph</b> @ 7:14:24 (1s) <b>30.7mph</b> @ 7:14:25 (3s) <b>22.1mph</b> @ 7:14:27 (60s) <b>20.5mph</b> @ 7:14:35 (300s)</p>	<p><b>13.3mph</b> at 7:14:00 <b>14.7mph</b> @ 7:14:19 (1s) <b>16.4mph</b> @ 7:14:00 (3s) <b>19.8mph</b> @ 7:13:36 (60s) <b>20.0mph</b> @ 7:13:36 (300s)</p>	5911 / 21.8mph	<p><b>35.1mph</b> at 7:14:23 <b>36.5mph</b> @ 7:14:23 (NoQC) <b>33.3mph</b> @ 7:14:23 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 7:14:24 (1s) <b>29.3mph</b> @ 7:14:26 (3s) <b>21.9mph</b> @ 7:13:58 (60s) <b>20.2mph</b> @ 7:14:35 (300s)</p>	<p><b>13.0mph</b> at 7:14:29 <b>14.7mph</b> @ 7:14:29 (1s) <b>15.6mph</b> @ 7:14:30 (3s) <b>19.6mph</b> @ 7:13:36 (60s) <b>19.7mph</b> @ 7:13:36 (300s)</p>	902 / 21.3mph	<p><b>31.4mph</b> at 7:14:24 <b>31.0mph</b> @ 7:14:25 (1s) <b>29.6mph</b> @ 7:14:26 (3s) <b>23.2mph</b> @ 7:14:28 (60s) <b>22.3mph</b> @ 7:14:35 (300s)</p>	<p><b>18.0mph</b> at 7:14:18 <b>18.5mph</b> @ 7:14:19 (1s) <b>19.2mph</b> @ 7:14:18 (3s) <b>20.3mph</b> @ 7:13:36 (60s) <b>20.9mph</b> @ 7:13:36 (300s)</p>	1453 / 23.0mph
<p>2022-01-29 02:13:48 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 02:12:36 AM EST to 2022-01-29 02:13:36 AM EST (60s)</b></p>	1002.86mb	12.18V	31.7°F 98%	39.0°F	<b>NNE (28°)</b>	<p><b>30.2mph</b> at 7:13:29 <b>30.2mph</b> @ 7:13:29 (0.1s) <b>28.4mph</b> @ 7:13:32 (1s) <b>26.5mph</b> @ 7:13:32 (3s) <b>21.8mph</b> @ 7:12:36 (60s) <b>20.0mph</b> @ 7:13:36 (300s)</p>	<p><b>10.4mph</b> at 7:12:47 <b>10.9mph</b> @ 7:12:47 (1s) <b>12.5mph</b> @ 7:12:55 (3s) <b>19.0mph</b> @ 7:12:58 (60s) <b>19.6mph</b> @ 7:12:57 (300s)</p>	5365 / 19.8mph	<p><b>29.3mph</b> at 7:13:03 <b>32.6mph</b> @ 7:13:29 (NoQC) <b>29.9mph</b> @ 7:13:29 (0.1s) <b>28.6mph</b> @ 7:13:30 (1s) <b>26.6mph</b> @ 7:13:04 (3s) <b>21.2mph</b> @ 7:12:36 (60s) <b>19.7mph</b> @ 7:13:36 (300s)</p>	<p><b>9.0mph</b> at 7:12:47 <b>10.1mph</b> @ 7:12:47 (1s) <b>11.8mph</b> @ 7:12:48 (3s) <b>18.5mph</b> @ 7:12:59 (60s) <b>19.3mph</b> @ 7:12:58 (300s)</p>	827 / 19.6mph	<p><b>28.2mph</b> at 7:13:29 <b>27.7mph</b> @ 7:13:30 (1s) <b>26.6mph</b> @ 7:13:32 (3s) <b>22.7mph</b> @ 7:12:36 (60s) <b>21.0mph</b> @ 7:12:36 (300s)</p>	<p><b>13.8mph</b> at 7:12:53 <b>14.0mph</b> @ 7:12:53 (1s) <b>14.1mph</b> @ 7:12:55 (3s) <b>19.6mph</b> @ 7:13:28 (60s) <b>20.6mph</b> @ 7:12:58 (300s)</p>	1279 / 20.3mph
<p>2022-01-29 02:12:48 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 02:11:36 AM EST to 2022-01-29 02:12:36 AM EST (60s)</b></p>	1003.10mb	12.18V	31.7°F 98%	39.1°F	<b>NNE (30°)</b>	<p><b>34.4mph</b> at 7:11:50 <b>34.2mph</b> @ 7:11:40 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 7:11:51 (1s) <b>29.4mph</b> @ 7:11:51 (3s) <b>22.2mph</b> @ 7:12:19 (60s) <b>20.2mph</b> @ 7:11:36 (300s)</p>	<p><b>12.8mph</b> at 7:12:07 <b>13.4mph</b> @ 7:12:08 (1s) <b>14.6mph</b> @ 7:12:13 (3s) <b>20.0mph</b> @ 7:11:37 (60s) <b>20.0mph</b> @ 7:12:35 (300s)</p>	5909 / 21.8mph	<p><b>37.4mph</b> at 7:11:50 <b>40.8mph</b> @ 7:11:50 (NoQC) <b>36.9mph</b> @ 7:11:50 (0.1s) <b>34.2mph</b> @ 7:11:50 (1s) <b>29.6mph</b> @ 7:11:52 (3s) <b>21.7mph</b> @ 7:12:21 (60s) <b>19.9mph</b> @ 7:11:36 (300s)</p>	<p><b>11.1mph</b> at 7:12:11 <b>13.3mph</b> @ 7:12:11 (1s) <b>15.5mph</b> @ 7:12:13 (3s) <b>20.0mph</b> @ 7:11:38 (60s) <b>19.6mph</b> @ 7:12:35 (300s)</p>	896 / 21.2mph	<p><b>29.9mph</b> at 7:11:50 <b>29.3mph</b> @ 7:11:50 (1s) <b>28.2mph</b> @ 7:11:52 (3s) <b>23.3mph</b> @ 7:12:21 (60s) <b>21.1mph</b> @ 7:11:36 (300s)</p>	<p><b>17.1mph</b> at 7:12:12 <b>17.2mph</b> @ 7:12:13 (1s) <b>17.8mph</b> @ 7:12:13 (3s) <b>21.3mph</b> @ 7:11:39 (60s) <b>21.0mph</b> @ 7:12:35 (300s)</p>	1435 / 22.7mph
<p>2022-01-29 02:11:48 AM EST</p> <p><b>2022-01-29 02:10:36 AM EST to 2022-01-29 02:11:36 AM EST (60s)</b></p>	1003.07mb	12.17V	31.7°F 98%	39.0°F	<b>NNE (26°)</b>	<p><b>28.8mph</b> at 7:11:20 <b>28.8mph</b> @ 7:11:20 (0.1s) <b>27.0mph</b> @ 7:10:37 (1s) <b>25.2mph</b> @ 7:10:38 (3s) <b>20.4mph</b> @ 7:11:32 (60s) <b>20.7mph</b> @ 7:10:39 (300s)</p>	<p><b>9.8mph</b> at 7:11:04 <b>10.6mph</b> @ 7:11:04 (1s) <b>13.2mph</b> @ 7:11:05 (3s) <b>18.9mph</b> @ 7:11:07 (60s) <b>20.2mph</b> @ 7:11:35 (300s)</p>	5486 / 20.3mph	<p><b>30.2mph</b> at 7:10:36 <b>32.4mph</b> @ 7:10:36 (NoQC) <b>29.8mph</b> @ 7:10:36 (0.1s) <b>27.6mph</b> @ 7:10:37 (1s) <b>25.6mph</b> @ 7:10:39 (3s) <b>20.5mph</b> @ 7:11:33 (60s) <b>20.1mph</b> @ 7:10:39 (300s)</p>	<p><b>9.9mph</b> at 7:11:04 <b>11.2mph</b> @ 7:11:04 (1s) <b>14.1mph</b> @ 7:11:05 (3s) <b>18.7mph</b> @ 7:10:36 (60s) <b>19.9mph</b> @ 7:11:27 (300s)</p>	858 / 20.3mph	<p><b>26.8mph</b> at 7:11:30 <b>26.2mph</b> @ 7:11:31 (1s) <b>25.6mph</b> @ 7:11:32 (3s) <b>21.6mph</b> @ 7:11:34 (60s) <b>21.5mph</b> @ 7:10:40 (300s)</p>	<p><b>14.8mph</b> at 7:11:04 <b>15.3mph</b> @ 7:11:04 (1s) <b>16.1mph</b> @ 7:11:06 (3s) <b>19.9mph</b> @ 7:10:36 (60s) <b>21.1mph</b> @ 7:11:29 (300s)</p>	1361 / 21.6mph
<p>2022-01-29 02:10:48 AM EST</p>	1002.95mb	12.18V	31.7°F 98%	39.0°F	<b>NNE (27°)</b>	<p><b>28.3mph</b> at 7:09:56 <b>26.8mph</b> @ 7:09:57 (1s)</p>	<p><b>13.0mph</b> at 7:09:36 <b>13.4mph</b> @ 7:09:37 (1s)</p>	5135 / 19.0mph	<p><b>27.2mph</b> at 7:09:56 <b>27.8mph</b> @ 7:09:55 (NoQC)</p>	<p><b>11.7mph</b> at 7:09:51 <b>12.9mph</b> @ 7:09:52 (1s)</p>	789 / 18.7mph	<p><b>26.1mph</b> at 7:09:56 <b>25.5mph</b> @ 7:09:57 (1s)</p>	<p><b>16.3mph</b> at 7:10:12 <b>16.4mph</b> @ 7:10:13 (1s)</p>	1252 / 19.9mph

2022-01-29 02:09:36 AM EST to 2022-01-29 02:10:36 AM EST (60s)						25.5mph @ 7:09:59 (3s) 19.6mph @ 7:09:41 (60s) 21.3mph @ 7:09:41 (300s)	14.5mph @ 7:10:22 (3s) 18.0mph @ 7:10:22 (60s) 20.5mph @ 7:10:28 (300s)		25.1mph @ 7:09:56 (1s) 24.3mph @ 7:09:58 (3s) 19.4mph @ 7:09:41 (60s) 20.6mph @ 7:09:41 (300s)	14.5mph @ 7:09:53 (3s) 17.8mph @ 7:10:26 (60s) 20.0mph @ 7:10:28 (300s)		25.0mph @ 7:09:59 (3s) 20.5mph @ 7:10:42 (60s) 22.0mph @ 7:09:41 (300s)	17.0mph @ 7:10:14 (3s) 19.0mph @ 7:10:24 (60s) 21.4mph @ 7:10:30 (300s)	
2022-01-29 02:09:48 AM EST  2022-01-29 02:08:36 AM EST to 2022-01-29 02:09:36 AM EST (60s)	1003.18mb	12.19V	31.7°F 98%	39.0°F	NNE (24°)	28.2mph at 7:09:16 27.5mph @ 7:09:17 (1s) 26.2mph @ 7:09:18 (3s) 20.0mph @ 7:09:27 (60s) 22.0mph @ 7:08:36 (300s)	9.7mph at 7:09:30 10.3mph @ 7:09:30 (1s) 12.0mph @ 7:09:31 (3s) 18.8mph @ 7:08:44 (60s) 21.2mph @ 7:09:34 (300s)	5173 / 19.1mph	29.1mph at 7:08:45 29.9mph at 7:08:45 (NoQC) 26.8mph @ 7:09:17 (1s) 25.4mph @ 7:09:18 (3s) 19.6mph @ 7:09:28 (60s) 21.3mph @ 7:08:36 (300s)	10.4mph at 7:08:39 11.8mph @ 7:08:40 (1s) 13.6mph @ 7:08:41 (3s) 18.3mph @ 7:08:44 (60s) 20.5mph @ 7:09:27 (300s)	802 / 19.0mph	26.7mph at 7:08:45 26.3mph @ 7:08:46 (1s) 25.8mph @ 7:09:18 (3s) 20.9mph @ 7:09:28 (60s) 22.7mph @ 7:09:36 (300s)	14.6mph at 7:08:40 14.8mph @ 7:08:40 (1s) 15.3mph @ 7:08:42 (3s) 19.9mph @ 7:08:45 (60s) 22.0mph @ 7:09:35 (300s)	1274 / 20.2mph
2022-01-29 02:08:48 AM EST  2022-01-29 02:07:36 AM EST to 2022-01-29 02:08:36 AM EST (60s)	1003.00mb	12.19V	31.7°F 98%	39.0°F	NNE (30°)	31.2mph at 7:07:36 31.1mph @ 7:07:36 (0.1s) 29.7mph @ 7:07:36 (1s) 27.8mph @ 7:07:37 (3s) 22.8mph @ 7:07:37 (60s) 22.9mph @ 7:07:38 (300s)	10.5mph at 7:08:26 11.5mph @ 7:08:26 (1s) 13.3mph @ 7:08:27 (3s) 19.8mph @ 7:08:35 (60s) 22.0mph @ 7:08:35 (300s)	5349 / 19.8mph	30.3mph at 7:07:36 30.6mph @ 7:08:11 (NoQC) 28.3mph @ 7:08:11 (0.1s) 29.3mph @ 7:07:36 (1s) 27.0mph @ 7:07:37 (3s) 22.6mph @ 7:07:37 (60s) 22.2mph @ 7:07:38 (300s)	10.7mph at 7:08:26 11.9mph @ 7:08:26 (1s) 13.6mph @ 7:08:09 (3s) 19.1mph @ 7:08:35 (60s) 21.3mph @ 7:08:35 (300s)	805 / 19.1mph	27.5mph at 7:07:37 26.9mph @ 7:07:37 (1s) 26.1mph @ 7:07:38 (3s) 23.7mph @ 7:07:37 (60s) 23.6mph @ 7:07:39 (300s)	15.6mph at 7:08:27 15.9mph @ 7:08:27 (1s) 16.6mph @ 7:08:10 (3s) 20.5mph @ 7:08:35 (60s) 22.7mph @ 7:08:35 (300s)	1293 / 20.5mph
2022-01-29 02:07:48 AM EST  2022-01-29 02:06:36 AM EST to 2022-01-29 02:07:36 AM EST (60s)	1003.04mb	12.18V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (27°)	32.5mph at 7:06:40 32.5mph @ 7:06:40 (0.1s) 30.2mph @ 7:06:38 (1s) 29.4mph @ 7:06:40 (3s) 23.4mph @ 7:06:46 (60s) 23.1mph @ 7:07:06 (300s)	13.0mph at 7:07:24 13.9mph @ 7:07:24 (1s) 15.4mph @ 7:07:24 (3s) 22.5mph @ 7:06:36 (60s) 22.8mph @ 7:07:30 (300s)	6172 / 22.8mph	34.2mph at 7:07:18 35.5mph @ 7:08:40 (NoQC) 32.5mph @ 7:07:18 (0.1s) 30.9mph @ 7:06:39 (1s) 29.7mph @ 7:06:40 (3s) 22.9mph @ 7:07:19 (60s) 22.4mph @ 7:07:06 (300s)	11.9mph at 7:07:10 13.3mph @ 7:07:10 (1s) 15.6mph @ 7:07:24 (3s) 21.2mph @ 7:06:36 (60s) 22.1mph @ 7:07:31 (300s)	956 / 22.6mph	31.0mph at 7:06:40 30.0mph @ 7:06:41 (1s) 29.3mph @ 7:06:41 (3s) 24.1mph @ 7:07:19 (60s) 23.7mph @ 7:07:07 (300s)	17.9mph at 7:07:24 18.3mph @ 7:07:24 (1s) 18.6mph @ 7:07:11 (3s) 23.0mph @ 7:06:36 (60s) 23.5mph @ 7:07:31 (300s)	1497 / 23.7mph
2022-01-29 02:06:49 AM EST  2022-01-29 02:05:36 AM EST to 2022-01-29 02:06:36 AM EST (60s)	1002.93mb	12.18V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (28°)	31.4mph at 7:05:46 31.3mph @ 7:05:46 (0.1s) 29.8mph @ 7:05:47 (1s) 28.6mph @ 7:05:49 (3s) 22.6mph @ 7:06:04 (60s) 23.2mph @ 7:05:52 (300s)	13.5mph at 7:06:13 14.4mph @ 7:06:13 (1s) 15.7mph @ 7:05:36 (3s) 21.6mph @ 7:06:14 (60s) 22.9mph @ 7:06:33 (300s)	6102 / 22.5mph	31.4mph at 7:06:20 33.8mph @ 7:06:20 (NoQC) 30.9mph @ 7:06:20 (0.1s) 29.3mph @ 7:06:21 (1s) 27.3mph @ 7:05:49 (3s) 21.8mph @ 7:06:05 (60s) 22.6mph @ 7:05:52 (300s)	10.4mph at 7:06:11 11.5mph @ 7:06:12 (1s) 12.5mph @ 7:06:14 (3s) 20.6mph @ 7:06:15 (60s) 22.2mph @ 7:06:34 (300s)	900 / 21.3mph	29.0mph at 7:05:48 28.5mph @ 7:05:48 (1s) 27.5mph @ 7:05:50 (3s) 23.0mph @ 7:06:36 (60s) 23.8mph @ 7:05:50 (300s)	16.7mph at 7:06:13 17.0mph @ 7:06:14 (1s) 18.0mph @ 7:06:14 (3s) 22.2mph @ 7:06:15 (60s) 23.6mph @ 7:06:34 (300s)	1459 / 23.1mph
2022-01-29 02:05:48 AM EST  2022-01-29 02:04:36 AM EST to 2022-01-29 02:05:36 AM EST (60s)	1003.26mb	12.18V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (25°)	30.1mph at 7:05:21 30.0mph @ 7:05:21 (0.1s) 29.0mph @ 7:05:07 (1s) 27.4mph @ 7:05:22 (3s) 23.2mph @ 7:04:36 (60s) 23.0mph @ 7:05:29 (300s)	13.3mph at 7:04:38 14.6mph @ 7:04:38 (1s) 15.7mph @ 7:05:36 (3s) 21.3mph @ 7:05:17 (60s) 22.6mph @ 7:04:41 (300s)	5956 / 22.0mph	31.7mph at 7:05:21 33.7mph @ 7:05:21 (NoQC) 30.9mph @ 7:05:21 (0.1s) 29.4mph @ 7:05:22 (1s) 27.2mph @ 7:05:22 (3s) 22.7mph @ 7:04:36 (60s) 22.4mph @ 7:05:29 (300s)	11.2mph at 7:05:01 12.5mph @ 7:05:02 (1s) 14.5mph @ 7:05:03 (3s) 20.0mph @ 7:05:17 (60s) 22.1mph @ 7:04:45 (300s)	891 / 21.1mph	29.4mph at 7:05:21 28.8mph @ 7:05:22 (1s) 27.4mph @ 7:05:23 (3s) 24.0mph @ 7:04:36 (60s) 23.7mph @ 7:05:29 (300s)	17.3mph at 7:05:03 17.6mph @ 7:05:03 (1s) 18.0mph @ 7:05:05 (3s) 21.8mph @ 7:05:19 (60s) 23.4mph @ 7:04:42 (300s)	1418 / 22.4mph

2022-01-29 02:04:49 AM EST  <b>2022-01-29 02:03:36 AM EST</b> to <b>2022-01-29 02:04:36 AM EST</b> (60s)	1002.92mb	12.19V	31.6°F 98%	39.0°F	<b>NNE (30°)</b>	<b>36.3mph</b> at 7:03:53 <b>36.1mph</b> @ 7:03:53 (0.1s) <b>32.4mph</b> @ 7:03:53 (1s) <b>31.6mph</b> @ 7:03:53 (3s) <b>24.8mph</b> @ 7:04:13 (60s) <b>22.8mph</b> @ 7:04:27 (300s)	<b>11.5mph</b> at 7:04:31 <b>12.2mph</b> @ 7:04:31 (1s) <b>12.9mph</b> @ 7:04:31 (3s) <b>23.0mph</b> @ 7:03:48 (60s) <b>22.4mph</b> @ 7:03:49 (300s)	6294 / 23.2mph	<b>35.0mph</b> at 7:03:58 <b>38.3mph</b> @ 7:03:53 (NoQC) <b>34.8mph</b> @ 7:03:53 (1s) <b>33.3mph</b> @ 7:03:53 (1s) <b>32.4mph</b> @ 7:03:53 (3s) <b>24.6mph</b> @ 7:04:07 (60s) <b>22.4mph</b> @ 7:04:12 (300s)	<b>10.3mph</b> at 7:04:28 <b>11.7mph</b> @ 7:04:29 (1s) <b>12.2mph</b> @ 7:04:31 (3s) <b>22.7mph</b> @ 7:04:36 (60s) <b>21.9mph</b> @ 7:03:49 (300s)	964 / 22.8mph	<b>32.5mph</b> at 7:03:51 <b>31.8mph</b> @ 7:03:53 (1s) <b>31.5mph</b> @ 7:03:53 (3s) <b>25.4mph</b> @ 7:04:14 (60s) <b>23.9mph</b> @ 7:04:28 (300s)	<b>14.5mph</b> at 7:04:31 <b>14.7mph</b> @ 7:04:31 (1s) <b>15.2mph</b> @ 7:04:32 (3s) <b>23.9mph</b> @ 7:03:49 (60s) <b>23.1mph</b> @ 7:03:50 (300s)	1523 / 24.1mph
2022-01-29 02:03:48 AM EST  <b>2022-01-29 02:02:36 AM EST</b> to <b>2022-01-29 02:03:36 AM EST</b> (60s)	1003.11mb	12.18V	31.6°F 98%	39.0°F	<b>NNE (30°)</b>	<b>31.9mph</b> at 7:02:51 <b>31.7mph</b> @ 7:02:51 (0.1s) <b>30.1mph</b> @ 7:02:51 (1s) <b>28.8mph</b> @ 7:02:52 (3s) <b>23.9mph</b> @ 7:03:22 (60s) <b>22.5mph</b> @ 7:03:36 (300s)	<b>13.2mph</b> at 7:03:04 <b>14.0mph</b> @ 7:03:04 (1s) <b>16.9mph</b> @ 7:03:05 (3s) <b>22.5mph</b> @ 7:02:46 (60s) <b>21.9mph</b> @ 7:02:36 (300s)	6444 / 23.7mph	<b>33.9mph</b> at 7:02:51 <b>35.9mph</b> @ 7:02:51 (NoQC) <b>32.7mph</b> @ 7:02:51 (1s) <b>31.9mph</b> @ 7:02:51 (1s) <b>30.0mph</b> @ 7:02:52 (60s) <b>23.5mph</b> @ 7:03:09 (60s) <b>22.1mph</b> @ 7:03:35 (300s)	<b>12.7mph</b> at 7:03:03 <b>14.2mph</b> @ 7:03:04 (1s) <b>15.2mph</b> @ 7:02:36 (3s) <b>22.1mph</b> @ 7:02:49 (60s) <b>21.4mph</b> @ 7:02:37 (300s)	996 / 23.5mph	<b>31.0mph</b> at 7:03:35 <b>30.4mph</b> @ 7:03:35 (1s) <b>29.0mph</b> @ 7:03:35 (3s) <b>24.9mph</b> @ 7:03:22 (60s) <b>23.2mph</b> @ 7:03:35 (300s)	<b>18.0mph</b> at 7:03:04 <b>18.3mph</b> @ 7:03:04 (1s) <b>19.1mph</b> @ 7:03:05 (3s) <b>23.2mph</b> @ 7:02:48 (60s) <b>22.5mph</b> @ 7:02:37 (300s)	1548 / 24.4mph
2022-01-29 02:02:48 AM EST  <b>2022-01-29 02:01:36 AM EST</b> to <b>2022-01-29 02:02:36 AM EST</b> (60s)	1003.19mb	12.19V	31.6°F 98%	39.0°F	<b>NNE (24°)</b>	<b>35.2mph</b> at 7:01:38 <b>35.0mph</b> @ 7:01:37 (0.1s) <b>34.2mph</b> @ 7:01:38 (1s) <b>31.6mph</b> @ 7:01:40 (3s) <b>24.7mph</b> @ 7:01:46 (60s) <b>21.9mph</b> @ 7:02:31 (300s)	<b>13.3mph</b> at 7:02:03 <b>14.4mph</b> @ 7:02:03 (1s) <b>17.4mph</b> @ 7:01:56 (3s) <b>22.4mph</b> @ 7:01:36 (60s) <b>21.2mph</b> @ 7:01:36 (300s)	6311 / 23.3mph	<b>39.5mph</b> at 7:01:38 <b>41.6mph</b> @ 7:01:38 (NoQC) <b>37.6mph</b> @ 7:01:38 (1s) <b>35.2mph</b> @ 7:01:38 (1s) <b>33.3mph</b> @ 7:01:40 (3s) <b>24.2mph</b> @ 7:01:50 (60s) <b>21.5mph</b> @ 7:02:32 (300s)	<b>11.8mph</b> at 7:02:34 <b>13.4mph</b> @ 7:02:34 (1s) <b>14.8mph</b> @ 7:02:35 (3s) <b>21.5mph</b> @ 7:01:36 (60s) <b>20.7mph</b> @ 7:01:36 (300s)	977 / 23.1mph	<b>35.5mph</b> at 7:01:38 <b>34.4mph</b> @ 7:01:39 (1s) <b>33.4mph</b> @ 7:01:40 (3s) <b>25.3mph</b> @ 7:01:51 (60s) <b>23.5mph</b> @ 7:02:33 (300s)	<b>16.8mph</b> at 7:01:56 <b>17.1mph</b> @ 7:01:56 (1s) <b>17.7mph</b> @ 7:01:57 (3s) <b>23.0mph</b> @ 7:01:36 (60s) <b>21.8mph</b> @ 7:01:36 (300s)	1537 / 24.3mph
2022-01-29 02:01:48 AM EST  <b>2022-01-29 02:00:36 AM EST</b> to <b>2022-01-29 02:01:36 AM EST</b> (60s)	1003.23mb	12.18V	31.6°F 98%	39.0°F	<b>NNE (28°)</b>	<b>33.0mph</b> at 7:01:29 <b>32.9mph</b> @ 7:01:29 (0.1s) <b>32.2mph</b> @ 7:01:29 (1s) <b>31.6mph</b> @ 7:01:31 (3s) <b>22.4mph</b> @ 7:01:35 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:00:36 (300s)	<b>10.9mph</b> at 7:00:42 <b>11.3mph</b> @ 7:00:43 (1s) <b>13.1mph</b> @ 7:00:43 (3s) <b>19.7mph</b> @ 7:00:46 (60s) <b>20.9mph</b> @ 7:01:16 (300s)	6085 / 22.4mph	<b>35.0mph</b> at 7:01:27 <b>36.4mph</b> @ 7:01:27 (NoQC) <b>33.3mph</b> @ 7:01:27 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 7:01:29 (1s) <b>32.2mph</b> @ 7:01:30 (3s) <b>21.4mph</b> @ 7:01:36 (60s) <b>20.8mph</b> @ 7:00:36 (300s)	<b>8.3mph</b> at 7:00:42 <b>9.2mph</b> @ 7:00:43 (1s) <b>10.7mph</b> @ 7:00:43 (3s) <b>18.9mph</b> @ 7:00:47 (60s) <b>20.3mph</b> @ 7:01:18 (300s)	910 / 21.5mph	<b>32.7mph</b> at 7:01:29 <b>32.3mph</b> @ 7:01:29 (1s) <b>31.8mph</b> @ 7:01:31 (3s) <b>23.0mph</b> @ 7:01:35 (60s) <b>22.0mph</b> @ 7:00:36 (300s)	<b>13.5mph</b> at 7:00:43 <b>13.7mph</b> @ 7:00:43 (1s) <b>14.4mph</b> @ 7:00:43 (3s) <b>20.5mph</b> @ 7:00:46 (60s) <b>21.5mph</b> @ 7:01:18 (300s)	1458 / 23.1mph
2022-01-29 02:00:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:59:36 AM EST</b> to <b>2022-01-29 02:00:36 AM EST</b> (60s)	1003.23mb	12.18V	31.6°F 98%	39.0°F	<b>NNE (24°)</b>	<b>32.0mph</b> at 6:59:54 <b>31.8mph</b> @ 6:59:54 (0.1s) <b>29.8mph</b> @ 6:59:55 (1s) <b>28.8mph</b> @ 6:59:55 (3s) <b>22.5mph</b> @ 6:59:37 (60s) <b>21.8mph</b> @ 6:59:56 (300s)	<b>14.4mph</b> at 7:00:17 <b>15.1mph</b> @ 7:00:17 (1s) <b>16.2mph</b> @ 7:00:02 (3s) <b>20.4mph</b> @ 7:00:26 (60s) <b>21.3mph</b> @ 7:00:35 (300s)	5641 / 20.8mph	<b>32.9mph</b> at 6:59:54 <b>33.7mph</b> @ 6:59:54 (NoQC) <b>30.9mph</b> @ 6:59:54 (0.1s) <b>29.6mph</b> @ 6:59:55 (1s) <b>28.2mph</b> @ 6:59:55 (3s) <b>22.2mph</b> @ 6:59:38 (60s) <b>21.4mph</b> @ 6:59:45 (300s)	<b>11.3mph</b> at 6:59:50 <b>12.8mph</b> @ 6:59:50 (1s) <b>15.0mph</b> @ 7:00:03 (3s) <b>19.8mph</b> @ 7:00:29 (60s) <b>20.8mph</b> @ 7:00:35 (300s)	853 / 20.2mph	<b>30.1mph</b> at 6:59:55 <b>29.2mph</b> @ 6:59:55 (1s) <b>28.0mph</b> @ 6:59:56 (3s) <b>22.9mph</b> @ 6:59:38 (60s) <b>22.5mph</b> @ 6:59:56 (300s)	<b>16.2mph</b> at 7:00:01 <b>16.3mph</b> @ 7:00:02 (1s) <b>16.6mph</b> @ 7:00:03 (3s) <b>20.8mph</b> @ 7:00:28 (60s) <b>22.0mph</b> @ 7:00:35 (300s)	1350 / 21.4mph
2022-01-29 01:59:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:58:36 AM EST</b> to <b>2022-01-29 01:59:36 AM EST</b> (60s)	1003.45mb	12.18V	31.6°F 98%	39.0°F	<b>NNE (32°)</b>	<b>32.1mph</b> at 6:58:47 <b>32.0mph</b> @ 6:58:47 (0.1s) <b>30.8mph</b> @ 6:58:48 (1s) <b>29.5mph</b> @ 6:58:49 (3s) <b>22.8mph</b> @ 6:59:20 (60s) <b>22.0mph</b> @ 6:59:00 (300s)	<b>11.6mph</b> at 6:59:06 <b>12.4mph</b> @ 6:59:07 (1s) <b>13.7mph</b> @ 6:59:07 (3s) <b>20.4mph</b> @ 6:58:36 (60s) <b>21.7mph</b> @ 6:59:34 (300s)	6082 / 22.4mph	<b>34.0mph</b> at 6:58:54 <b>34.8mph</b> @ 6:58:53 (NoQC) <b>31.9mph</b> @ 6:58:53 (0.1s) <b>30.7mph</b> @ 6:58:41 (3s) <b>28.9mph</b> @ 6:58:56 (60s) <b>22.4mph</b> @ 6:59:02 (60s) <b>21.5mph</b> @ 6:59:01 (300s)	<b>10.3mph</b> at 6:59:07 <b>11.2mph</b> @ 6:59:07 (1s) <b>12.4mph</b> @ 6:59:07 (3s) <b>20.0mph</b> @ 6:58:38 (60s) <b>21.2mph</b> @ 6:59:40 (300s)	937 / 22.1mph	<b>29.5mph</b> at 6:58:48 <b>29.3mph</b> @ 6:58:49 (1s) <b>28.6mph</b> @ 6:59:56 (3s) <b>23.4mph</b> @ 6:59:03 (60s) <b>22.6mph</b> @ 6:59:01 (300s)	<b>14.0mph</b> at 6:59:07 <b>14.3mph</b> @ 6:59:07 (1s) <b>15.0mph</b> @ 6:59:08 (3s) <b>21.0mph</b> @ 6:58:38 (60s) <b>22.5mph</b> @ 6:59:35 (300s)	1444 / 22.8mph
2022-01-29 01:58:48 AM EST	1003.46mb	12.21V	31.6°F 98%	39.0°F	<b>NNE (29°)</b>	<b>27.0mph</b> at 6:57:45 <b>26.2mph</b> @ 6:57:45 (1s)	<b>13.0mph</b> at 6:58:16 <b>13.8mph</b> @ 6:58:16 (1s)	5532 / 20.4mph	<b>29.4mph</b> at 6:58:07 <b>31.2mph</b> @ 6:58:07 (NoQC)	<b>11.3mph</b> at 6:57:52 <b>12.9mph</b> @ 6:57:52 (1s)	851 / 20.1mph	<b>26.9mph</b> at 6:58:07 <b>26.2mph</b> @ 6:58:07 (1s)	<b>16.4mph</b> at 6:57:57 <b>16.6mph</b> @ 6:57:57 (1s)	1332 / 21.1mph

2022-01-29 01:57:36 AM EST to 2022-01-29 01:58:36 AM EST (60s)						25.5mph @ 6:57:47 (3s) 21.2mph @ 6:58:23 (60s) 22.2mph @ 6:57:46 (300s)	15.6mph @ 6:57:54 (3s) 19.7mph @ 6:57:57 (60s) 21.9mph @ 6:58:30 (300s)		28.8mph @ 6:58:07 (0.1s) 27.4mph @ 6:58:07 (1s) 25.2mph @ 6:58:09 (3s) 20.8mph @ 6:58:24 (60s) 21.8mph @ 6:57:47 (300s)	14.7mph @ 6:57:53 (3s) 19.4mph @ 6:57:57 (60s) 21.3mph @ 6:58:35 (300s)		25.4mph @ 6:58:09 (1s) 21.7mph @ 6:58:24 (60s) 23.2mph @ 6:57:46 (300s)	17.1mph @ 6:57:54 (3s) 20.5mph @ 6:57:58 (60s) 22.8mph @ 6:58:35 (300s)	
2022-01-29 01:57:48 AM EST  2022-01-29 01:56:36 AM EST to 2022-01-29 01:57:36 AM EST (60s)	1003.51mb	12.20V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (27°)	30.5mph at 6:57:28 30.4mph @ 6:57:28 (0.1s) 28.5mph @ 6:57:29 (1s) 27.1mph @ 6:57:29 (60s) 22.9mph @ 6:56:36 (60s) 22.6mph @ 6:56:46 (300s)	11.0mph at 6:57:16 11.3mph @ 6:57:16 (1s) 12.5mph @ 6:57:17 (3s) 19.1mph @ 6:57:22 (60s) 22.1mph @ 6:57:24 (300s)	5368 / 19.9mph	30.0mph at 6:57:28 33.2mph @ 6:57:28 (NoQC) 30.2mph @ 6:57:28 (1s) 28.6mph @ 6:57:28 (1s) 27.2mph @ 6:57:29 (60s) 22.0mph @ 6:56:36 (60s) 22.3mph @ 6:56:46 (300s)	10.4mph at 6:57:16 11.7mph @ 6:57:12 (1s) 12.7mph @ 6:57:18 (3s) 18.7mph @ 6:57:24 (60s) 21.7mph @ 6:57:24 (300s)	824 / 19.5mph	27.2mph at 6:57:28 26.9mph @ 6:57:29 (1s) 26.5mph @ 6:57:30 (3s) 23.7mph @ 6:56:36 (60s) 23.7mph @ 6:56:47 (300s)	14.6mph at 6:57:18 14.9mph @ 6:57:18 (1s) 15.2mph @ 6:57:19 (3s) 20.3mph @ 6:57:23 (60s) 23.1mph @ 6:57:26 (300s)	1314 / 20.8mph
2022-01-29 01:56:48 AM EST  2022-01-29 01:55:36 AM EST to 2022-01-29 01:56:36 AM EST (60s)	1003.64mb	12.21V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (27°)	31.7mph at 6:56:12 31.6mph @ 6:56:12 (0.1s) 30.6mph @ 6:56:14 (1s) 29.7mph @ 6:56:15 (3s) 24.1mph @ 6:55:50 (60s) 22.6mph @ 6:56:29 (300s)	12.3mph at 6:56:35 13.3mph @ 6:56:35 (1s) 17.4mph @ 6:56:35 (3s) 22.9mph @ 6:56:35 (60s) 22.2mph @ 6:55:36 (300s)	6221 / 22.9mph	35.1mph at 6:56:14 35.4mph @ 6:56:14 (NoQC) 32.3mph @ 6:56:14 (1s) 31.2mph @ 6:56:14 (1s) 29.8mph @ 6:56:14 (60s) 23.5mph @ 6:55:51 (60s) 22.3mph @ 6:56:29 (300s)	13.1mph at 6:56:35 14.5mph @ 6:56:35 (1s) 16.9mph @ 6:56:35 (3s) 22.1mph @ 6:56:35 (60s) 23.5mph @ 6:55:36 (300s)	935 / 22.1mph	31.1mph at 6:56:14 30.6mph @ 6:56:15 (1s) 29.7mph @ 6:56:16 (3s) 24.8mph @ 6:55:51 (60s) 23.7mph @ 6:56:29 (300s)	17.8mph at 6:56:35 18.6mph @ 6:56:21 (1s) 19.7mph @ 6:56:21 (3s) 23.7mph @ 6:56:35 (60s) 23.2mph @ 6:55:36 (300s)	1504 / 23.8mph
2022-01-29 01:55:48 AM EST  2022-01-29 01:54:35 AM EST to 2022-01-29 01:55:35 AM EST (60s)	1003.55mb	12.21V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (30°)	31.7mph at 6:55:30 31.6mph @ 6:55:30 (0.1s) 29.5mph @ 6:55:30 (1s) 27.9mph @ 6:55:32 (3s) 23.5mph @ 6:55:19 (60s) 22.2mph @ 6:55:34 (300s)	13.0mph at 6:54:47 13.5mph @ 6:54:48 (1s) 16.6mph @ 6:54:48 (3s) 21.7mph @ 6:54:55 (60s) 21.9mph @ 6:54:53 (300s)	6261 / 23.1mph	33.0mph at 6:55:30 33.6mph @ 6:55:07 (NoQC) 30.7mph @ 6:55:30 (0.1s) 29.4mph @ 6:55:08 (1s) 27.8mph @ 6:55:32 (60s) 22.7mph @ 6:55:20 (60s) 21.9mph @ 6:55:34 (300s)	13.8mph at 6:55:22 15.3mph @ 6:54:36 (1s) 17.0mph @ 6:55:23 (3s) 21.1mph @ 6:54:49 (60s) 21.7mph @ 6:54:49 (300s)	958 / 22.6mph	29.6mph at 6:55:09 29.0mph @ 6:55:09 (1s) 28.5mph @ 6:55:10 (3s) 24.2mph @ 6:55:20 (60s) 23.2mph @ 6:55:34 (300s)	18.3mph at 6:54:48 18.7mph @ 6:54:48 (1s) 19.5mph @ 6:54:49 (3s) 22.8mph @ 6:54:56 (60s) 23.0mph @ 6:55:07 (300s)	1516 / 23.9mph
2022-01-29 01:54:48 AM EST  2022-01-29 01:53:35 AM EST to 2022-01-29 01:54:35 AM EST (60s)	1003.50mb	12.21V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (25°)	33.4mph at 6:53:52 33.3mph @ 6:53:52 (0.1s) 31.9mph @ 6:53:37 (1s) 29.9mph @ 6:53:38 (3s) 23.2mph @ 6:54:03 (60s) 22.3mph @ 6:53:56 (300s)	13.3mph at 6:54:12 14.3mph @ 6:54:12 (1s) 15.8mph @ 6:54:14 (3s) 22.0mph @ 6:53:35 (60s) 21.7mph @ 6:53:35 (300s)	6259 / 23.1mph	33.5mph at 6:53:36 34.7mph @ 6:53:37 (NoQC) 31.7mph @ 6:53:37 (0.1s) 31.2mph @ 6:53:37 (1s) 29.3mph @ 6:53:38 (3s) 23.5mph @ 6:54:02 (60s) 22.2mph @ 6:53:56 (300s)	12.5mph at 6:54:13 14.6mph @ 6:54:13 (1s) 15.7mph @ 6:54:14 (3s) 22.2mph @ 6:54:30 (60s) 21.7mph @ 6:53:35 (300s)	950 / 22.4mph	30.7mph at 6:53:37 30.2mph @ 6:53:37 (1s) 29.3mph @ 6:53:38 (3s) 24.8mph @ 6:53:57 (60s) 23.4mph @ 6:53:57 (300s)	17.4mph at 6:54:14 17.8mph @ 6:54:14 (1s) 18.4mph @ 6:54:15 (3s) 23.3mph @ 6:53:35 (60s) 22.9mph @ 6:53:35 (300s)	1534 / 24.2mph
2022-01-29 01:53:49 AM EST  2022-01-29 01:52:35 AM EST to 2022-01-29 01:53:35 AM EST (60s)	1003.49mb	12.19V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (23°)	31.3mph at 6:53:15 31.2mph @ 6:53:15 (0.1s) 28.5mph @ 6:53:16 (1s) 27.4mph @ 6:53:17 (3s) 22.3mph @ 6:52:46 (60s) 21.7mph @ 6:53:34 (300s)	13.9mph at 6:53:02 14.8mph @ 6:53:02 (1s) 16.8mph @ 6:53:33 (3s) 21.7mph @ 6:53:10 (60s) 21.3mph @ 6:53:10 (300s)	5957 / 22.0mph	32.6mph at 6:53:34 34.3mph @ 6:53:34 (NoQC) 31.4mph @ 6:53:34 (0.1s) 29.1mph @ 6:53:17 (1s) 27.9mph @ 6:53:17 (3s) 22.6mph @ 6:53:30 (60s) 21.7mph @ 6:53:34 (300s)	12.9mph at 6:53:02 14.4mph @ 6:53:02 (1s) 17.0mph @ 6:53:33 (3s) 21.6mph @ 6:53:09 (60s) 21.0mph @ 6:53:03 (300s)	950 / 22.4mph	29.5mph at 6:53:23 28.8mph @ 6:53:24 (1s) 27.8mph @ 6:53:18 (3s) 23.4mph @ 6:53:30 (60s) 22.9mph @ 6:53:34 (300s)	18.2mph at 6:52:55 18.4mph @ 6:52:55 (1s) 18.9mph @ 6:52:56 (3s) 26.6mph @ 6:52:57 (60s) 22.3mph @ 6:53:04 (300s)	1478 / 23.4mph
2022-01-29 01:52:48 AM EST  2022-01-29 01:51:35 AM EST to 2022-01-29	1003.75mb	12.21V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (22°)	30.6mph at 6:51:47 30.5mph @ 6:51:47 (1s) 29.5mph @ 6:51:47 (3s) 26.3mph @ 6:52:06 (60s) 21.9mph @ 6:52:25	12.6mph at 6:52:27 14.2mph @ 6:52:27 (1s) 17.6mph @ 6:51:41 (3s) 20.3mph @ 6:52:02 (60s) 21.0mph @ 6:51:37	5941 / 21.9mph	31.6mph at 6:51:47 33.2mph @ 6:51:47 (NoQC) 30.5mph @ 6:51:47 (0.1s) 29.1mph @ 6:51:47 (1s) 26.5mph @ 6:52:07	11.6mph at 6:52:27 14.5mph @ 6:52:27 (1s) 17.0mph @ 6:51:45 (3s) 20.3mph @ 6:52:03 (60s) 20.7mph @ 6:51:37	921 / 21.8mph	27.2mph at 6:52:24 26.6mph @ 6:52:25 (1s) 25.8mph @ 6:51:49 (3s) 22.8mph @ 6:52:33 (60s) 22.7mph @ 6:52:25	18.6mph at 6:51:41 18.8mph @ 6:51:41 (1s) 19.2mph @ 6:51:42 (3s) 21.3mph @ 6:52:04 (60s) 22.1mph @ 6:51:37	1441 / 22.8mph



01:52:35 AM EST (60s)						(60s) 21.7mph @ 6:52:24 (300s)	(300s)		(3s) 21.8mph @ 6:52:25 (60s) 21.5mph @ 6:52:22 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)		
2022-01-29 01:51:48 AM EST  2022-01-29 01:50:35 AM EST to 2022-01-29 01:51:35 AM EST (60s)	1003.54mb	12.20V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (25°)	31.3mph at 6:50:53 31.3mph @ 6:50:53 (0.1s) 30.3mph @ 6:50:53 (1s) 27.8mph @ 6:50:55 (3s) 22.6mph @ 6:50:37 (60s) 21.2mph @ 6:51:05 (300s)	11.5mph at 6:51:17 12.3mph @ 6:51:18 (1s) 14.9mph @ 6:51:18 (3s) 20.7mph @ 6:51:30 (60s) 20.9mph @ 6:50:35 (300s)	5639 / 20.8mph	33.5mph at 6:50:53 35.2mph @ 6:50:53 (NoQC) 32.2mph @ 6:50:53 (0.1s) 31.0mph @ 6:50:53 (1s) 29.3mph @ 6:50:54 (3s) 22.2mph @ 6:50:35 (60s) 20.8mph @ 6:51:01 (300s)	(300s)	10.7mph at 6:51:17 11.8mph @ 6:51:17 (1s) 14.5mph @ 6:50:40 (3s) 20.1mph @ 6:51:20 (60s) 20.5mph @ 6:50:35 (300s)	876 / 20.7mph	30.2mph at 6:50:53 29.3mph @ 6:50:54 (1s) 28.2mph @ 6:50:55 (3s) 23.9mph @ 6:50:35 (60s) 22.1mph @ 6:51:06 (300s)	15.5mph at 6:51:17 15.9mph @ 6:51:18 (1s) 17.2mph @ 6:51:18 (3s) 21.6mph @ 6:51:31 (60s) 21.8mph @ 6:50:36 (300s)	1373 / 21.8mph
2022-01-29 01:50:48 AM EST  2022-01-29 01:49:35 AM EST to 2022-01-29 01:50:35 AM EST (60s)	1003.64mb	12.21V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (28°)	33.1mph at 6:49:45 33.0mph @ 6:49:46 (0.1s) 30.5mph @ 6:49:46 (1s) 28.3mph @ 6:49:47 (3s) 24.0mph @ 6:49:57 (60s) 21.0mph @ 6:50:20 (300s)	14.6mph at 6:50:15 14.8mph @ 6:50:15 (1s) 16.1mph @ 6:50:16 (3s) 21.5mph @ 6:49:35 (60s) 20.7mph @ 6:49:44 (300s)	6110 / 22.5mph	34.5mph at 6:50:17 34.9mph @ 6:50:17 (NoQC) 32.0mph @ 6:50:17 (0.1s) 30.8mph @ 6:50:18 (1s) 27.9mph @ 6:50:05 (60s) 23.7mph @ 6:49:57 (60s) 20.7mph @ 6:50:20 (300s)	(300s)	13.4mph at 6:50:14 14.6mph @ 6:50:14 (1s) 15.8mph @ 6:50:16 (3s) 21.2mph @ 6:49:35 (60s) 20.4mph @ 6:49:44 (300s)	944 / 22.3mph	29.9mph at 6:49:46 29.3mph @ 6:50:05 (1s) 26.4mph @ 6:50:08 (3s) 24.9mph @ 6:49:57 (60s) 21.9mph @ 6:50:21 (300s)	17.9mph at 6:50:15 18.1mph @ 6:50:16 (1s) 19.1mph @ 6:50:16 (3s) 22.4mph @ 6:49:35 (60s) 21.6mph @ 6:49:59 (300s)	1515 / 23.9mph
2022-01-29 01:49:48 AM EST  2022-01-29 01:48:35 AM EST to 2022-01-29 01:49:35 AM EST (60s)	1003.56mb	12.19V	31.6°F 98%	39.0°F	NNE (26°)	31.9mph at 6:49:08 31.9mph @ 6:49:08 (0.1s) 30.2mph @ 6:49:09 (1s) 26.8mph @ 6:49:00 (3s) 21.5mph @ 6:49:34 (60s) 20.8mph @ 6:49:33 (300s)	12.7mph at 6:48:50 12.9mph @ 6:48:51 (1s) 13.5mph @ 6:48:53 (3s) 18.2mph @ 6:48:56 (60s) 20.4mph @ 6:48:56 (300s)	5826 / 21.5mph	33.0mph at 6:49:00 34.9mph @ 6:48:59 (NoQC) 31.9mph @ 6:48:59 (1s) 30.4mph @ 6:49:00 (1s) 28.3mph @ 6:49:00 (3s) 21.2mph @ 6:49:34 (60s) 20.5mph @ 6:49:33 (300s)	(300s)	11.8mph at 6:48:41 13.7mph @ 6:48:51 (1s) 14.1mph @ 6:48:53 (3s) 17.8mph @ 6:48:56 (60s) 21.7mph @ 6:48:56 (300s)	897 / 21.2mph	31.3mph at 6:48:58 30.2mph @ 6:48:59 (1s) 29.5mph @ 6:49:01 (3s) 22.4mph @ 6:49:35 (60s) 21.7mph @ 6:49:33 (300s)	15.0mph at 6:48:53 15.2mph @ 6:48:53 (1s) 15.4mph @ 6:48:53 (3s) 19.2mph @ 6:48:57 (60s) 21.3mph @ 6:48:57 (300s)	1418 / 22.4mph
2022-01-29 01:48:49 AM EST  2022-01-29 01:47:35 AM EST to 2022-01-29 01:48:35 AM EST (60s)	1003.80mb	12.20V	31.6°F 98%	39.1°F	NNE (27°)	32.5mph at 6:47:45 32.3mph @ 6:47:45 (0.1s) 30.8mph @ 6:47:45 (1s) 29.2mph @ 6:47:46 (3s) 22.8mph @ 6:48:21 (60s) 20.9mph @ 6:48:11 (300s)	13.7mph at 6:48:14 14.0mph @ 6:48:14 (1s) 15.2mph @ 6:48:15 (3s) 19.2mph @ 6:47:36 (60s) 20.3mph @ 6:47:36 (300s)	5769 / 21.3mph	31.7mph at 6:47:37 34.4mph @ 6:47:45 (NoQC) 31.4mph @ 6:47:45 (0.1s) 30.1mph @ 6:47:46 (1s) 28.7mph @ 6:47:46 (3s) 22.8mph @ 6:48:21 (60s) 20.5mph @ 6:48:12 (300s)	(300s)	12.5mph at 6:48:14 14.3mph @ 6:48:22 (1s) 14.7mph @ 6:48:27 (3s) 18.5mph @ 6:47:36 (60s) 20.0mph @ 6:47:36 (300s)	891 / 21.1mph	31.0mph at 6:47:45 30.3mph @ 6:47:46 (1s) 29.4mph @ 6:47:46 (3s) 23.9mph @ 6:48:22 (60s) 21.8mph @ 6:48:12 (300s)	15.9mph at 6:48:14 16.4mph @ 6:48:15 (1s) 16.8mph @ 6:48:17 (3s) 19.9mph @ 6:47:36 (60s) 21.3mph @ 6:47:36 (300s)	1407 / 22.3mph
2022-01-29 01:47:48 AM EST  2022-01-29 01:46:35 AM EST to 2022-01-29 01:47:35 AM EST (60s)	1003.80mb	12.19V	31.6°F 98%	39.1°F	NNE (27°)	36.1mph at 6:47:26 36.1mph @ 6:47:26 (0.1s) 33.5mph @ 6:47:27 (1s) 29.4mph @ 6:47:27 (3s) 20.7mph @ 6:46:50 (60s) 20.3mph @ 6:47:33 (300s)	12.0mph at 6:46:41 12.6mph @ 6:46:41 (1s) 14.0mph @ 6:47:04 (3s) 18.1mph @ 6:47:22 (60s) 20.0mph @ 6:47:21 (300s)	5222 / 19.3mph	33.7mph at 6:47:26 37.2mph @ 6:47:26 (NoQC) 33.9mph @ 6:47:26 (0.1s) 32.8mph @ 6:47:26 (1s) 30.9mph @ 6:47:27 (3s) 20.1mph @ 6:46:50 (60s) 20.1mph @ 6:46:50 (300s)	(300s)	10.8mph at 6:46:41 12.6mph @ 6:46:41 (1s) 13.3mph @ 6:47:05 (3s) 17.3mph @ 6:47:22 (60s) 19.7mph @ 6:47:22 (300s)	787 / 18.6mph	33.0mph at 6:47:26 32.2mph @ 6:47:27 (1s) 30.4mph @ 6:47:28 (3s) 21.3mph @ 6:46:50 (60s) 21.3mph @ 6:46:51 (300s)	15.1mph at 6:47:16 15.4mph @ 6:47:16 (1s) 15.6mph @ 6:47:16 (3s) 18.7mph @ 6:47:22 (60s) 21.0mph @ 6:47:21 (300s)	1259 / 20.0mph
2022-01-29 01:46:48 AM EST  2022-01-29 01:45:35 AM EST to 2022-01-29 01:46:35 AM EST (60s)	1003.78mb	12.21V	31.6°F 98%	39.1°F	NNE (27°)	29.5mph at 6:46:09 29.4mph @ 6:46:09 (0.1s) 28.0mph @ 6:46:09 (1s) 26.6mph @ 6:46:11 (3s) 22.0mph @ 6:45:35 (60s) 20.2mph @ 6:46:24 (300s)	12.3mph at 6:45:42 12.7mph @ 6:45:42 (1s) 14.1mph @ 6:45:43 (3s) 19.5mph @ 6:46:05 (60s) 19.7mph @ 6:45:50 (300s)	5341 / 19.8mph	30.0mph at 6:45:51 32.2mph @ 6:45:51 (NoQC) 29.7mph @ 6:45:51 (0.1s) 27.4mph @ 6:46:10 (1s) 26.1mph @ 6:46:12 (3s) 22.0mph @ 6:45:35 (60s) 20.1mph @ 6:46:29 (300s)	(300s)	12.1mph at 6:45:55 13.3mph @ 6:45:55 (1s) 14.4mph @ 6:45:42 (3s) 19.3mph @ 6:46:34 (60s) 19.6mph @ 6:45:55 (300s)	820 / 19.4mph	27.2mph at 6:46:10 26.6mph @ 6:46:11 (1s) 26.3mph @ 6:46:13 (3s) 23.2mph @ 6:45:35 (60s) 21.2mph @ 6:46:24 (300s)	15.2mph at 6:45:42 15.4mph @ 6:45:42 (1s) 15.6mph @ 6:45:42 (3s) 20.3mph @ 6:46:06 (60s) 20.9mph @ 6:45:55 (300s)	1297 / 20.6mph

2022-01-29 01:45:48 AM EST	1003.87mb	12.22V	31.6°F 98%	39.1°F	NNE (21°)	34.9mph at 6:44:39	12.9mph at 6:44:43	5965 / 22.0mph	32.3mph at 6:44:40	933 / 22.0mph	11.8mph at 6:45:02	31.5mph at 6:44:39	16.4mph at 6:45:15	1471 / 23.3mph
2022-01-29 01:44:31 AM EST to 2022-01-29 01:45:31 AM EST (60s)						34.6mph @ 6:44:39 (0.1s)	14.0mph @ 6:44:44 (1s)		37.8mph @ 6:44:39 (NoQC)		31.5mph at 6:44:39	30.7mph @ 6:44:40 (1s)	16.8mph @ 6:45:15 (1s)	
2022-01-29 01:44:48 AM EST	1003.91mb	12.23V	31.6°F 98%	39.1°F	NNE (19°)	34.1mph at 6:43:47	12.1mph at 6:43:40	5693 / 21.0mph	32.5mph at 6:44:18	874 / 20.7mph	11.2mph at 6:44:26	30.9mph at 6:43:47	15.5mph at 6:43:40	1380 / 21.9mph
2022-01-29 01:43:31 AM EST to 2022-01-29 01:44:31 AM EST (60s)						33.8mph @ 6:43:47 (0.1s)	12.7mph @ 6:43:40 (1s)		34.6mph @ 6:43:46 (NoQC)		31.6mph @ 6:43:46 (1s)	29.8mph @ 6:43:47 (1s)	16.0mph @ 6:43:41 (1s)	
2022-01-29 01:43:48 AM EST	1003.94mb	12.21V	31.6°F 98%	39.1°F	NNE (18°)	28.6mph at 6:42:37	11.0mph at 6:43:06	5306 / 19.6mph	27.7mph at 6:43:25	817 / 19.3mph	9.4mph at 6:43:21	25.7mph at 6:42:38	15.2mph at 6:43:21	1304 / 20.7mph
2022-01-29 01:42:31 AM EST to 2022-01-29 01:43:31 AM EST (60s)						25.0mph @ 6:42:37 (1s)	12.4mph @ 6:43:07 (1s)		29.4mph @ 6:42:35 (NoQC)		10.6mph @ 6:43:21 (1s)	25.3mph @ 6:42:39 (1s)	15.5mph @ 6:43:21 (1s)	
2022-01-29 01:42:48 AM EST	1003.92mb	12.21V	31.6°F 98%	39.1°F	NNE (25°)	26.6mph at 6:42:05	11.1mph at 6:42:24	4965 / 18.4mph	29.1mph at 6:42:06	797 / 18.9mph	11.5mph at 6:42:24	24.9mph at 6:42:07	15.6mph at 6:42:24	1237 / 19.7mph
2022-01-29 01:41:31 AM EST to 2022-01-29 01:42:31 AM EST (60s)						25.4mph @ 6:42:06 (1s)	11.8mph @ 6:42:24 (1s)		30.2mph @ 6:42:06 (NoQC)		12.4mph @ 6:42:25 (1s)	24.5mph @ 6:42:07 (1s)	15.8mph @ 6:42:25 (1s)	
2022-01-29 01:41:48 AM EST	1004.12mb	12.20V	31.6°F 98%	39.1°F	NNE (23°)	26.5mph at 6:40:31	10.6mph at 6:40:56	5084 / 18.8mph	28.6mph at 6:40:46	790 / 18.7mph	9.4mph at 6:40:54	27.4mph at 6:40:31	14.6mph at 6:40:56	1279 / 20.3mph
2022-01-29 01:40:31 AM EST to 2022-01-29 01:41:31 AM EST (60s)						27.7mph @ 6:40:31 (1s)	10.9mph @ 6:40:56 (1s)		29.3mph @ 6:40:45 (NoQC)		10.4mph @ 6:40:55 (1s)	26.8mph @ 6:40:31 (1s)	14.8mph @ 6:40:57 (1s)	
2022-01-29 01:40:48 AM EST	1003.93mb	12.20V	31.7°F 98%	39.1°F	NNE (20°)	30.6mph at 6:40:29	8.4mph at 6:39:39	5070 / 18.8mph	30.7mph at 6:40:30	769 / 18.2mph	9.0mph at 6:39:38	29.2mph at 6:40:30	12.6mph at 6:39:39	1250 / 19.9mph
2022-01-29 01:39:31 AM EST to 2022-01-29 01:40:31 AM EST (60s)						30.5mph @ 6:40:29 (0.1s)	8.8mph @ 6:39:39 (1s)		32.5mph @ 6:40:29 (NoQC)		10.1mph @ 6:39:39 (1s)	28.1mph @ 6:40:30 (1s)	12.7mph @ 6:39:40 (1s)	
2022-01-29 01:39:48 AM EST	1004.02mb	12.23V	31.7°F 98%	39.1°F	NNE (26°)	26.1mph at 6:39:09	10.7mph at 6:38:57	5001 / 18.5mph	26.6mph at 6:39:09	785 / 18.6mph	11.7mph at 6:39:27	23.2mph at 6:39:17	15.1mph at 6:38:32	1210 / 19.3mph
2022-01-29 01:38:31 AM EST to						25.1mph @ 6:39:09 (1s)	11.4mph @ 6:38:57 (1s)		27.2mph @ 6:39:09 (NoQC)		13.1mph @ 6:38:57 (1s)	24.7mph @ 6:39:09 (1s)	15.3mph @ 6:38:32 (1s)	

2022-01-29 01:39:31 AM EST (60s)						20.6mph @ 6:38:31 (300s)	19.3mph @ 6:39:31 (300s)			18.5mph @ 6:39:31 (60s) 20.0mph @ 6:38:31 (300s)	18.8mph @ 6:39:31 (300s)		21.2mph @ 6:38:31 (300s)	19.9mph @ 6:39:31 (300s)	
2022-01-29 01:38:48 AM EST	1004.07mb	12.22V	31.7°F 98%	39.1°F	NNE (30°)	29.6mph at 6:38:09 29.5mph @ 6:38:08 (0.1s) 29.0mph @ 6:38:09 (1s) 27.0mph @ 6:38:09 (3s) 19.9mph @ 6:37:31 (60s) 21.2mph @ 6:37:35 (300s)	10.0mph at 6:38:27 10.8mph @ 6:38:27 (1s) 12.4mph @ 6:38:29 (3s) 17.6mph @ 6:38:05 (60s) 20.6mph @ 6:38:31 (300s)	5053 / 18.7mph		29.9mph at 6:38:09 31.4mph @ 6:38:08 (NoQC) 29.0mph @ 6:38:27 (0.1s) 28.2mph @ 6:38:09 (1s) 27.1mph @ 6:38:11 (3s) 19.5mph @ 6:37:31 (60s) 20.8mph @ 6:37:35 (300s)	9.1mph at 6:37:54 10.3mph @ 6:38:27 (1s) 11.7mph @ 6:38:29 (3s) 16.6mph @ 6:38:05 (60s) 20.0mph @ 6:38:30 (300s)	744 / 17.6mph	27.8mph at 6:38:09 27.5mph @ 6:38:10 (1s) 27.0mph @ 6:38:11 (3s) 20.8mph @ 6:37:31 (60s) 21.9mph @ 6:37:31 (300s)	13.5mph at 6:38:27 13.8mph @ 6:38:28 (1s) 14.3mph @ 6:38:29 (3s) 18.2mph @ 6:38:06 (60s) 21.2mph @ 6:38:30 (300s)	1215 / 19.3mph
2022-01-29 01:37:48 AM EST	1004.06mb	12.19V	31.7°F 98%	39.1°F	NNE (27°)	28.4mph at 6:36:31 27.8mph @ 6:36:31 (1s) 27.2mph @ 6:36:32 (3s) 21.9mph @ 6:37:05 (60s) 22.1mph @ 6:36:52 (300s)	11.9mph at 6:36:57 12.4mph @ 6:36:57 (1s) 13.9mph @ 6:36:58 (3s) 19.5mph @ 6:36:31 (60s) 21.2mph @ 6:37:30 (300s)	5380 / 19.9mph		30.9mph at 6:36:31 31.3mph @ 6:36:31 (NoQC) 28.9mph @ 6:36:31 (0.1s) 28.8mph @ 6:36:31 (3s) 27.9mph @ 6:36:33 (3s) 21.6mph @ 6:37:06 (60s) 21.8mph @ 6:36:52 (300s)	10.4mph at 6:37:27 11.5mph @ 6:36:57 (1s) 13.4mph @ 6:36:58 (3s) 19.2mph @ 6:36:31 (60s) 20.8mph @ 6:37:31 (300s)	826 / 19.6mph	27.9mph at 6:36:48 27.4mph @ 6:36:49 (1s) 26.8mph @ 6:36:33 (3s) 22.6mph @ 6:37:06 (60s) 22.8mph @ 6:36:53 (300s)	15.5mph at 6:36:57 16.7mph @ 6:36:58 (1s) 16.7mph @ 6:36:59 (3s) 20.2mph @ 6:36:31 (60s) 21.9mph @ 6:37:31 (300s)	1312 / 20.8mph
2022-01-29 01:36:48 AM EST	1004.05mb	12.23V	31.7°F 98%	39.1°F	NNE (27°)	28.7mph at 6:36:29 28.6mph @ 6:36:29 (0.1s) 27.1mph @ 6:36:29 (1s) 26.2mph @ 6:36:30 (3s) 20.1mph @ 6:35:31 (60s) 22.7mph @ 6:35:31 (300s)	9.7mph at 6:36:00 10.3mph @ 6:36:00 (1s) 12.6mph @ 6:36:02 (3s) 17.4mph @ 6:36:06 (60s) 21.8mph @ 6:36:09 (300s)	5271 / 19.5mph		31.2mph at 6:36:30 32.0mph @ 6:36:30 (NoQC) 29.5mph @ 6:36:30 (0.1s) 27.4mph @ 6:36:30 (1s) 26.1mph @ 6:36:30 (3s) 19.2mph @ 6:35:31 (60s) 22.4mph @ 6:35:31 (300s)	10.6mph at 6:35:44 11.9mph @ 6:35:45 (1s) 13.4mph @ 6:35:45 (3s) 16.9mph @ 6:36:04 (60s) 21.5mph @ 6:35:14 (300s)	814 / 19.3mph	27.0mph at 6:36:30 26.2mph @ 6:36:30 (1s) 25.1mph @ 6:36:30 (3s) 20.2mph @ 6:35:31 (60s) 23.4mph @ 6:35:31 (300s)	14.8mph at 6:36:00 15.1mph @ 6:36:01 (1s) 15.7mph @ 6:36:02 (3s) 18.0mph @ 6:36:06 (60s) 22.6mph @ 6:36:09 (300s)	1275 / 20.2mph
2022-01-29 01:35:48 AM EST	1003.99mb	12.20V	31.7°F 98%	39.1°F	NNE (28°)	32.6mph at 6:34:33 32.4mph @ 6:34:33 (0.1s) 31.2mph @ 6:34:33 (1s) 27.8mph @ 6:34:34 (3s) 24.9mph @ 6:34:42 (60s) 23.5mph @ 6:34:42 (300s)	13.7mph at 6:35:09 14.8mph @ 6:35:16 (1s) 15.8mph @ 6:35:23 (3s) 20.1mph @ 6:35:29 (60s) 22.7mph @ 6:35:29 (300s)	5436 / 20.1mph		31.8mph at 6:34:33 34.6mph @ 6:34:33 (NoQC) 31.7mph @ 6:34:33 (0.1s) 30.4mph @ 6:34:33 (1s) 26.6mph @ 6:34:35 (3s) 24.6mph @ 6:34:34 (60s) 23.1mph @ 6:34:42 (300s)	11.0mph at 6:35:21 12.7mph @ 6:35:22 (1s) 14.1mph @ 6:35:22 (3s) 19.2mph @ 6:35:24 (60s) 22.4mph @ 6:35:29 (300s)	814 / 19.3mph	28.9mph at 6:34:33 28.3mph @ 6:34:34 (1s) 26.7mph @ 6:34:36 (3s) 25.5mph @ 6:34:43 (60s) 24.2mph @ 6:34:43 (300s)	15.2mph at 6:35:11 15.4mph @ 6:35:12 (1s) 15.7mph @ 6:35:13 (3s) 20.2mph @ 6:35:29 (60s) 23.4mph @ 6:35:29 (300s)	1278 / 20.3mph
2022-01-29 01:34:48 AM EST	1004.17mb	12.22V	31.7°F 98%	39.1°F	NNE (29°)	33.5mph at 6:34:02 33.4mph @ 6:33:58 (0.1s) 32.4mph @ 6:33:58 (1s) 30.5mph @ 6:33:49 (3s) 25.1mph @ 6:34:17 (60s) 23.3mph @ 6:34:21 (300s)	17.0mph at 6:34:24 17.8mph @ 6:34:23 (1s) 18.3mph @ 6:34:25 (3s) 21.9mph @ 6:33:30 (60s) 22.8mph @ 6:33:30 (300s)	6694 / 24.6mph		34.6mph at 6:33:47 35.8mph @ 6:33:46 (NoQC) 32.8mph @ 6:33:46 (0.1s) 31.9mph @ 6:33:49 (1s) 31.3mph @ 6:33:49 (3s) 25.1mph @ 6:34:14 (60s) 22.9mph @ 6:34:22 (300s)	15.5mph at 6:34:24 17.2mph @ 6:34:25 (1s) 17.8mph @ 6:34:26 (3s) 21.6mph @ 6:33:30 (60s) 22.3mph @ 6:33:31 (300s)	1037 / 24.5mph	31.5mph at 6:33:48 31.0mph @ 6:33:49 (1s) 30.6mph @ 6:33:50 (3s) 25.9mph @ 6:34:14 (60s) 24.0mph @ 6:34:22 (300s)	19.0mph at 6:34:24 19.3mph @ 6:34:25 (1s) 20.0mph @ 6:34:26 (3s) 22.9mph @ 6:33:30 (60s) 23.5mph @ 6:33:31 (300s)	1610 / 25.4mph
2022-01-29 01:33:48 AM EST	1004.15mb	12.23V	31.7°F 98%	39.1°F	NNE (31°)	30.9mph at 6:33:17 30.9mph @ 6:33:17 (0.1s) 29.8mph @ 6:33:18 (1s) 27.6mph @ 6:33:19 (3s) 24.1mph @ 6:32:59 (60s) 22.8mph @ 6:33:27 (300s)	11.8mph at 6:32:55 12.4mph @ 6:32:55 (0.1s) 14.3mph @ 6:32:56 (3s) 21.9mph @ 6:33:20 (60s) 22.1mph @ 6:32:40 (300s)	5953 / 22.0mph		31.7mph at 6:33:18 34.1mph @ 6:33:17 (NoQC) 31.2mph @ 6:33:17 (0.1s) 30.4mph @ 6:33:18 (1s) 28.4mph @ 6:33:19 (3s) 24.1mph @ 6:33:00 (60s) 22.4mph @ 6:33:28 (300s)	12.0mph at 6:33:11 12.9mph @ 6:33:11 (0.1s) 14.2mph @ 6:33:12 (3s) 21.6mph @ 6:33:30 (60s) 21.7mph @ 6:32:40 (300s)	919 / 21.7mph	29.0mph at 6:33:17 28.6mph @ 6:33:18 (1s) 27.6mph @ 6:33:19 (3s) 25.0mph @ 6:33:00 (60s) 23.5mph @ 6:33:27 (300s)	16.4mph at 6:33:12 16.7mph @ 6:33:12 (1s) 17.6mph @ 6:33:12 (3s) 22.9mph @ 6:33:29 (60s) 22.9mph @ 6:32:40 (300s)	1451 / 22.9mph

2022-01-29 01:32:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:31:30 AM EST to 2022-01-29 01:32:30 AM EST (60s)</b>	1004.04mb	12.22V	31.7°F 98%	39.1°F	<b>NNE (25°)</b>	<b>35.3mph</b> at 6:32:09 <b>35.2mph</b> @ 6:32:09 (0.1s) <b>34.1mph</b> @ 6:32:10 (1s) <b>31.8mph</b> @ 6:32:10 (3s) <b>23.6mph</b> @ 6:32:29 (60s) <b>22.2mph</b> @ 6:32:29 (300s)	<b>12.4mph</b> at 6:31:56 <b>13.6mph</b> @ 6:31:56 (1s) <b>14.4mph</b> @ 6:31:58 (3s) <b>20.8mph</b> @ 6:31:59 (60s) <b>21.2mph</b> @ 6:31:59 (300s)	6410 / 23.6mph	<b>37.2mph</b> at 6:32:09 <b>38.8mph</b> @ 6:32:09 (NoQC) <b>35.1mph</b> @ 6:32:09 (1s) <b>33.9mph</b> @ 6:32:10 (1s) <b>32.2mph</b> @ 6:32:10 (3s) <b>23.9mph</b> @ 6:32:30 (60s) <b>21.8mph</b> @ 6:32:30 (300s)	<b>11.5mph</b> at 6:31:58 <b>12.6mph</b> @ 6:31:58 (1s) <b>14.7mph</b> @ 6:31:59 (3s) <b>20.8mph</b> @ 6:31:59 (60s) <b>20.7mph</b> @ 6:31:59 (300s)	1014 / 23.9mph	<b>34.0mph</b> at 6:32:07 <b>33.1mph</b> @ 6:32:08 (1s) <b>32.1mph</b> @ 6:32:10 (3s) <b>24.6mph</b> @ 6:32:29 (60s) <b>22.9mph</b> @ 6:32:29 (300s)	<b>15.5mph</b> at 6:31:58 <b>15.9mph</b> @ 6:31:58 (1s) <b>16.7mph</b> @ 6:31:59 (3s) <b>21.8mph</b> @ 6:31:59 (60s) <b>21.9mph</b> @ 6:31:59 (300s)	1561 / 24.6mph
2022-01-29 01:31:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:30:30 AM EST to 2022-01-29 01:31:30 AM EST (60s)</b>	1004.25mb	12.22V	31.7°F 98%	39.2°F	<b>NNE (29°)</b>	<b>33.8mph</b> at 6:30:41 <b>33.6mph</b> @ 6:30:41 (0.1s) <b>31.5mph</b> @ 6:30:42 (1s) <b>29.4mph</b> @ 6:30:42 (3s) <b>25.1mph</b> @ 6:30:30 (60s) <b>21.7mph</b> @ 6:30:58 (300s)	<b>12.7mph</b> at 6:31:20 <b>14.2mph</b> @ 6:31:20 (1s) <b>17.1mph</b> @ 6:31:28 (3s) <b>22.6mph</b> @ 6:30:30 (60s) <b>21.3mph</b> @ 6:31:29 (300s)	6330 / 23.3mph	<b>31.8mph</b> at 6:31:04 <b>34.8mph</b> @ 6:30:41 (NoQC) <b>32.0mph</b> @ 6:30:42 (1s) <b>30.0mph</b> @ 6:30:42 (1s) <b>28.6mph</b> @ 6:30:42 (3s) <b>24.2mph</b> @ 6:31:08 (60s) <b>21.2mph</b> @ 6:30:58 (300s)	<b>13.3mph</b> at 6:31:28 <b>15.0mph</b> @ 6:31:28 (1s) <b>15.5mph</b> @ 6:31:29 (3s) <b>22.0mph</b> @ 6:30:30 (60s) <b>20.8mph</b> @ 6:31:29 (300s)	958 / 22.6mph	<b>31.8mph</b> at 6:30:42 <b>30.9mph</b> @ 6:30:42 (1s) <b>29.3mph</b> @ 6:30:43 (3s) <b>25.4mph</b> @ 6:31:09 (60s) <b>22.4mph</b> @ 6:30:58 (300s)	<b>16.8mph</b> at 6:31:28 <b>17.2mph</b> @ 6:31:29 (1s) <b>18.0mph</b> @ 6:31:29 (3s) <b>23.2mph</b> @ 6:30:30 (60s) <b>22.0mph</b> @ 6:31:30 (300s)	1509 / 23.8mph
2022-01-29 01:30:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:29:45 AM EST to 2022-01-29 01:30:45 AM EST (60s)</b>	1004.16mb	12.22V	31.7°F 98%	39.2°F	<b>NNE (30°)</b>	<b>33.9mph</b> at 6:30:38 <b>33.7mph</b> @ 6:30:38 (0.1s) <b>32.7mph</b> @ 6:30:38 (1s) <b>30.3mph</b> @ 6:30:40 (3s) <b>22.6mph</b> @ 6:30:44 (60s) <b>21.4mph</b> @ 6:30:44 (300s)	<b>13.8mph</b> at 6:30:16 <b>14.2mph</b> @ 6:30:16 (1s) <b>15.4mph</b> @ 6:29:52 (3s) <b>20.9mph</b> @ 6:30:23 (60s) <b>21.0mph</b> @ 6:29:59 (300s)	6141 / 22.6mph	<b>35.1mph</b> at 6:30:38 <b>37.4mph</b> @ 6:30:38 (NoQC) <b>34.0mph</b> @ 6:30:38 (1s) <b>33.0mph</b> @ 6:30:38 (1s) <b>31.1mph</b> @ 6:30:40 (3s) <b>22.0mph</b> @ 6:30:45 (60s) <b>20.9mph</b> @ 6:30:45 (300s)	<b>12.0mph</b> at 6:30:16 <b>13.3mph</b> @ 6:29:51 (1s) <b>15.4mph</b> @ 6:30:14 (3s) <b>20.4mph</b> @ 6:30:24 (60s) <b>20.5mph</b> @ 6:30:00 (300s)	933 / 22.0mph	<b>30.8mph</b> at 6:30:02 <b>30.2mph</b> @ 6:30:39 (1s) <b>29.8mph</b> @ 6:30:41 (3s) <b>23.2mph</b> @ 6:30:44 (60s) <b>22.4mph</b> @ 6:30:44 (300s)	<b>15.5mph</b> at 6:29:50 <b>16.0mph</b> @ 6:29:51 (1s) <b>16.7mph</b> @ 6:29:51 (3s) <b>21.5mph</b> @ 6:30:24 (60s) <b>21.9mph</b> @ 6:30:00 (300s)	1467 / 23.2mph
2022-01-29 01:29:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:28:45 AM EST to 2022-01-29 01:29:45 AM EST (60s)</b>	1004.29mb	12.23V	31.7°F 98%	39.2°F	<b>NNE (28°)</b>	<b>31.2mph</b> at 6:29:04 <b>31.1mph</b> @ 6:29:04 (0.1s) <b>29.6mph</b> @ 6:29:04 (1s) <b>26.8mph</b> @ 6:29:05 (3s) <b>22.6mph</b> @ 6:29:42 (60s) <b>21.5mph</b> @ 6:29:14 (300s)	<b>16.0mph</b> at 6:29:02 <b>17.6mph</b> @ 6:29:02 (1s) <b>18.5mph</b> @ 6:29:32 (3s) <b>19.2mph</b> @ 6:28:53 (60s) <b>21.2mph</b> @ 6:29:44 (300s)	6052 / 22.3mph	<b>30.8mph</b> at 6:28:54 <b>31.2mph</b> @ 6:28:54 (NoQC) <b>28.9mph</b> @ 6:29:54 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 6:28:54 (1s) <b>25.8mph</b> @ 6:28:55 (3s) <b>21.7mph</b> @ 6:29:43 (60s) <b>21.4mph</b> @ 6:29:00 (300s)	<b>13.3mph</b> at 6:29:08 <b>15.6mph</b> @ 6:29:08 (1s) <b>17.7mph</b> @ 6:29:32 (3s) <b>18.7mph</b> @ 6:28:52 (60s) <b>20.8mph</b> @ 6:29:44 (300s)	915 / 21.6mph	<b>28.9mph</b> at 6:28:54 <b>28.0mph</b> @ 6:28:54 (1s) <b>26.7mph</b> @ 6:28:55 (3s) <b>23.1mph</b> @ 6:29:42 (60s) <b>22.5mph</b> @ 6:29:00 (300s)	<b>18.3mph</b> at 6:29:33 <b>18.5mph</b> @ 6:29:33 (1s) <b>18.8mph</b> @ 6:29:33 (3s) <b>20.1mph</b> @ 6:28:45 (60s) <b>22.1mph</b> @ 6:29:45 (300s)	1454 / 23.0mph
2022-01-29 01:28:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:27:45 AM EST to 2022-01-29 01:28:45 AM EST (60s)</b>	1004.21mb	12.22V	31.7°F 98%	39.2°F	<b>NNE (29°)</b>	<b>29.5mph</b> at 6:28:44 <b>29.4mph</b> @ 6:28:44 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 6:27:51 (1s) <b>26.7mph</b> @ 6:27:52 (3s) <b>19.3mph</b> @ 6:28:45 (60s) <b>21.6mph</b> @ 6:27:59 (300s)	<b>12.1mph</b> at 6:28:16 <b>12.9mph</b> @ 6:28:16 (1s) <b>14.8mph</b> @ 6:28:16 (3s) <b>18.0mph</b> @ 6:28:19 (60s) <b>21.4mph</b> @ 6:28:42 (300s)	5217 / 19.3mph	<b>32.1mph</b> at 6:28:44 <b>33.1mph</b> @ 6:28:43 (NoQC) <b>30.5mph</b> @ 6:28:43 (0.1s) <b>28.0mph</b> @ 6:28:44 (1s) <b>26.8mph</b> @ 6:27:52 (3s) <b>19.1mph</b> @ 6:27:57 (60s) <b>21.4mph</b> @ 6:28:00 (300s)	<b>11.5mph</b> at 6:28:09 <b>12.6mph</b> @ 6:28:09 (1s) <b>14.8mph</b> @ 6:28:10 (3s) <b>17.5mph</b> @ 6:28:20 (60s) <b>21.1mph</b> @ 6:27:48 (300s)	796 / 18.9mph	<b>27.8mph</b> at 6:28:44 <b>27.1mph</b> @ 6:28:44 (1s) <b>26.1mph</b> @ 6:27:54 (3s) <b>20.1mph</b> @ 6:28:45 (60s) <b>22.6mph</b> @ 6:28:00 (300s)	<b>15.1mph</b> at 6:28:16 <b>15.5mph</b> @ 6:28:16 (1s) <b>16.2mph</b> @ 6:28:16 (3s) <b>18.7mph</b> @ 6:28:26 (60s) <b>22.3mph</b> @ 6:27:47 (300s)	1268 / 20.1mph
2022-01-29 01:27:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:26:45 AM EST to 2022-01-29 01:27:45 AM EST (60s)</b>	1004.15mb	12.24V	31.7°F 98%	39.2°F	<b>NNE (22°)</b>	<b>28.7mph</b> at 6:27:08 <b>28.7mph</b> @ 6:27:08 (0.1s) <b>26.9mph</b> @ 6:27:08 (1s) <b>25.7mph</b> @ 6:26:47 (3s) <b>24.0mph</b> @ 6:26:45 (60s) <b>22.1mph</b> @ 6:27:11 (300s)	<b>9.7mph</b> at 6:27:39 <b>10.2mph</b> @ 6:27:39 (1s) <b>11.1mph</b> @ 6:27:40 (3s) <b>18.9mph</b> @ 6:27:44 (60s) <b>21.4mph</b> @ 6:27:40 (300s)	5104 / 18.9mph	<b>28.6mph</b> at 6:26:45 <b>32.9mph</b> @ 6:27:08 (NoQC) <b>30.2mph</b> @ 6:27:08 (0.1s) <b>28.8mph</b> @ 6:27:08 (1s) <b>25.6mph</b> @ 6:27:10 (3s) <b>23.4mph</b> @ 6:26:46 (60s) <b>21.9mph</b> @ 6:27:11 (300s)	<b>8.5mph</b> at 6:27:39 <b>9.6mph</b> @ 6:27:39 (1s) <b>11.2mph</b> @ 6:27:40 (3s) <b>18.9mph</b> @ 6:27:44 (60s) <b>21.1mph</b> @ 6:27:41 (300s)	798 / 18.9mph	<b>27.1mph</b> at 6:26:46 <b>26.5mph</b> @ 6:27:09 (1s) <b>25.7mph</b> @ 6:26:48 (3s) <b>25.0mph</b> @ 6:26:47 (60s) <b>23.0mph</b> @ 6:27:12 (300s)	<b>13.1mph</b> at 6:27:38 <b>13.3mph</b> @ 6:27:39 (1s) <b>13.8mph</b> @ 6:27:40 (3s) <b>20.0mph</b> @ 6:27:44 (60s) <b>22.3mph</b> @ 6:27:41 (300s)	1259 / 20.0mph
2022-01-29 01:26:48 AM EST	1004.41mb	12.22V	31.7°F 98%	39.2°F	<b>NNE (28°)</b>	<b>36.8mph</b> at 6:26:19 <b>36.6mph</b> @ 6:26:19 (0.1s)	<b>13.5mph</b> at 6:25:59 <b>14.5mph</b> @ 6:25:59 (1s)	6495 / 23.9mph	<b>33.9mph</b> at 6:25:50 <b>35.5mph</b> @ 6:25:19 (NoQC)	<b>12.7mph</b> at 6:26:12 <b>14.5mph</b> @ 6:25:59 (1s)	989 / 23.3mph	<b>31.3mph</b> at 6:25:48 <b>30.9mph</b> @ 6:25:48 (1s)	<b>16.8mph</b> at 6:25:59 <b>17.0mph</b> @ 6:26:00 (1s)	1585 / 25.0mph

2022-01-29 01:25:45 AM EST to 2022-01-29 01:26:45 AM EST (60s)						33.0mph @ 6:26:20 (1s) 30.3mph @ 6:25:50 (3s) 24.1mph @ 6:26:40 (60s) 22.0mph @ 6:25:58 (300s)	15.9mph @ 6:25:59 (3s) 21.3mph @ 6:26:01 (60s) 21.7mph @ 6:25:12 (300s)		32.4mph @ 6:26:20 (0.1s) 31.0mph @ 6:26:20 (1s) 29.4mph @ 6:25:50 (3s) 23.5mph @ 6:26:40 (60s) 21.8mph @ 6:25:57 (300s)	15.4mph @ 6:26:00 (3s) 20.8mph @ 6:26:02 (60s) 21.4mph @ 6:25:32 (300s)		30.3mph @ 6:25:50 (3s) 25.1mph @ 6:26:40 (60s) 22.9mph @ 6:25:58 (300s)	18.1mph @ 6:26:00 (3s) 22.4mph @ 6:25:45 (60s) 22.6mph @ 6:26:31 (300s)	
2022-01-29 01:25:48 AM EST  2022-01-29 01:24:45 AM EST to 2022-01-29 01:25:45 AM EST (60s)	1004.16mb	12.24V	31.8°F 98%	39.2°F	NNE (29°)	28.8mph at 6:25:02 28.8mph @ 6:25:02 (0.1s) 27.9mph @ 6:25:02 (1s) 26.5mph @ 6:25:02 (3s) 24.4mph @ 6:25:02 (60s) 22.2mph @ 6:25:12 (300s)	11.4mph at 6:25:38 13.0mph @ 6:25:38 (1s) 15.1mph @ 6:25:38 (3s) 21.3mph @ 6:25:43 (60s) 21.7mph @ 6:25:44 (300s)	5810 / 21.4mph	31.2mph at 6:24:51 31.4mph @ 6:24:51 (NoQC) 29.1mph @ 6:24:51 (1s) 27.7mph @ 6:24:52 (1s) 26.7mph @ 6:24:53 (3s) 24.9mph @ 6:25:03 (60s) 22.1mph @ 6:25:12 (300s)	12.0mph at 6:25:20 14.2mph @ 6:25:21 (1s) 16.1mph @ 6:25:37 (3s) 21.4mph @ 6:25:44 (60s) 21.5mph @ 6:25:44 (300s)	907 / 21.4mph	26.9mph at 6:25:02 26.6mph @ 6:25:02 (1s) 26.1mph @ 6:24:54 (3s) 25.3mph @ 6:25:03 (60s) 23.1mph @ 6:25:12 (300s)	16.7mph at 6:25:38 17.1mph @ 6:25:38 (1s) 18.3mph @ 6:25:39 (3s) 22.3mph @ 6:25:42 (60s) 22.6mph @ 6:25:44 (300s)	1418 / 22.4mph
2022-01-29 01:24:48 AM EST  2022-01-29 01:23:45 AM EST to 2022-01-29 01:24:45 AM EST (60s)	1004.34mb	12.23V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (29°)	33.7mph at 6:24:16 33.6mph @ 6:24:16 (0.1s) 32.4mph @ 6:24:16 (1s) 30.8mph @ 6:24:18 (3s) 23.8mph @ 6:24:36 (60s) 22.0mph @ 6:23:52 (300s)	14.2mph at 6:23:57 16.4mph @ 6:23:58 (1s) 17.6mph @ 6:23:56 (3s) 19.1mph @ 6:23:47 (60s) 21.7mph @ 6:24:14 (300s)	6411 / 23.6mph	36.0mph at 6:24:16 37.6mph @ 6:24:15 (NoQC) 34.3mph @ 6:24:15 (1s) 34.0mph @ 6:24:16 (1s) 31.9mph @ 6:24:18 (3s) 23.7mph @ 6:24:37 (60s) 21.6mph @ 6:23:45 (300s)	13.4mph at 6:23:57 15.5mph @ 6:23:58 (1s) 17.3mph @ 6:23:56 (3s) 18.4mph @ 6:23:46 (60s) 21.3mph @ 6:24:15 (300s)	1005 / 23.7mph	31.6mph at 6:24:17 31.2mph @ 6:24:17 (1s) 30.9mph @ 6:24:19 (3s) 24.7mph @ 6:24:37 (60s) 22.7mph @ 6:23:53 (300s)	18.4mph at 6:23:57 18.8mph @ 6:23:55 (1s) 19.4mph @ 6:23:57 (3s) 19.7mph @ 6:23:45 (60s) 22.5mph @ 6:24:15 (300s)	1561 / 24.6mph
2022-01-29 01:23:48 AM EST  2022-01-29 01:22:45 AM EST to 2022-01-29 01:23:45 AM EST (60s)	1004.38mb	12.22V	31.8°F 98%	39.2°F	NNE (27°)	30.3mph at 6:23:38 30.2mph @ 6:23:38 (0.1s) 29.2mph @ 6:23:38 (1s) 27.2mph @ 6:23:40 (3s) 21.1mph @ 6:22:54 (60s) 22.4mph @ 6:22:47 (300s)	9.1mph at 6:23:25 9.6mph @ 6:23:26 (1s) 12.6mph @ 6:23:26 (3s) 18.4mph @ 6:23:37 (60s) 21.9mph @ 6:23:26 (300s)	5192 / 19.2mph	33.0mph at 6:23:38 34.1mph @ 6:23:38 (NoQC) 31.2mph @ 6:23:38 (0.1s) 30.7mph @ 6:23:38 (1s) 27.2mph @ 6:23:40 (3s) 20.9mph @ 6:22:45 (60s) 22.1mph @ 6:22:47 (300s)	11.3mph at 6:23:24 12.5mph @ 6:23:25 (1s) 13.1mph @ 6:23:26 (3s) 17.7mph @ 6:23:37 (60s) 21.5mph @ 6:23:27 (300s)	779 / 18.5mph	28.2mph at 6:23:38 27.7mph @ 6:23:38 (1s) 26.7mph @ 6:23:40 (3s) 22.0mph @ 6:22:45 (60s) 23.1mph @ 6:22:48 (300s)	13.9mph at 6:23:25 14.2mph @ 6:23:26 (1s) 15.3mph @ 6:23:27 (3s) 19.1mph @ 6:23:37 (60s) 22.7mph @ 6:23:37 (300s)	1243 / 19.8mph
2022-01-29 01:22:48 AM EST  2022-01-29 01:21:45 AM EST to 2022-01-29 01:22:45 AM EST (60s)	1004.55mb	12.23V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (26°)	32.0mph at 6:22:31 31.9mph @ 6:22:31 (0.1s) 29.1mph @ 6:22:31 (1s) 27.5mph @ 6:22:16 (3s) 23.3mph @ 6:21:58 (60s) 22.6mph @ 6:21:49 (300s)	11.2mph at 6:22:09 12.0mph @ 6:22:10 (1s) 12.8mph @ 6:22:10 (3s) 21.0mph @ 6:22:44 (60s) 22.2mph @ 6:22:12 (300s)	5699 / 21.0mph	32.1mph at 6:22:15 33.7mph @ 6:22:15 (NoQC) 30.8mph @ 6:22:15 (0.1s) 29.8mph @ 6:22:16 (1s) 28.9mph @ 6:22:16 (3s) 23.4mph @ 6:21:45 (60s) 22.3mph @ 6:21:49 (300s)	11.8mph at 6:22:10 12.7mph @ 6:22:10 (1s) 14.0mph @ 6:22:11 (3s) 20.8mph @ 6:22:31 (60s) 21.9mph @ 6:22:13 (300s)	885 / 20.9mph	29.8mph at 6:22:16 29.3mph @ 6:22:16 (1s) 28.3mph @ 6:22:17 (3s) 24.5mph @ 6:21:45 (60s) 23.5mph @ 6:21:50 (300s)	15.1mph at 6:22:10 15.5mph @ 6:22:10 (1s) 16.1mph @ 6:22:11 (3s) 22.0mph @ 6:22:31 (60s) 23.1mph @ 6:22:21 (300s)	1392 / 22.0mph
2022-01-29 01:21:48 AM EST  2022-01-29 01:20:45 AM EST to 2022-01-29 01:21:45 AM EST (60s)	1004.39mb	12.23V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (29°)	31.7mph at 6:21:06 31.7mph @ 6:21:25 (0.1s) 30.5mph @ 6:21:25 (1s) 29.4mph @ 6:21:25 (3s) 24.4mph @ 6:21:30 (60s) 22.7mph @ 6:21:30 (300s)	13.8mph at 6:20:57 14.0mph @ 6:20:58 (1s) 14.8mph @ 6:20:58 (3s) 22.2mph @ 6:20:45 (60s) 22.2mph @ 6:20:58 (300s)	6315 / 23.3mph	34.9mph at 6:21:24 35.8mph @ 6:21:24 (NoQC) 32.8mph @ 6:20:59 (0.1s) 32.1mph @ 6:21:24 (1s) 30.7mph @ 6:21:25 (3s) 24.5mph @ 6:21:30 (60s) 22.3mph @ 6:21:31 (300s)	10.6mph at 6:20:55 12.9mph @ 6:20:56 (1s) 14.8mph @ 6:20:57 (3s) 21.5mph @ 6:20:45 (60s) 21.9mph @ 6:20:58 (300s)	992 / 23.4mph	32.3mph at 6:21:24 31.7mph @ 6:21:24 (1s) 30.9mph @ 6:21:25 (3s) 24.5mph @ 6:21:31 (60s) 23.6mph @ 6:21:31 (300s)	16.5mph at 6:20:57 16.7mph @ 6:20:57 (1s) 17.0mph @ 6:20:58 (3s) 22.6mph @ 6:20:45 (60s) 23.1mph @ 6:20:59 (300s)	1554 / 24.5mph
2022-01-29 01:20:48 AM EST  2022-01-29 01:19:45 AM EST to 2022-01-29	1004.19mb	12.25V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (30°)	34.5mph at 6:20:32 34.3mph @ 6:20:32 (1s) 31.5mph @ 6:20:33 (3s) 29.4mph @ 6:20:33 (60s) 24.2mph @ 6:19:45	11.8mph at 6:20:08 12.1mph @ 6:20:09 (1s) 13.3mph @ 6:20:10 (3s) 21.2mph @ 6:20:17 (60s) 22.1mph @ 6:20:12	6019 / 22.2mph	33.4mph at 6:20:32 35.4mph @ 6:20:32 (NoQC) 32.5mph @ 6:20:32 (0.1s) 31.5mph @ 6:20:33 (1s) 30.1mph @ 6:20:33	9.7mph at 6:19:54 10.7mph @ 6:19:55 (1s) 11.9mph @ 6:20:10 (3s) 20.3mph @ 6:20:13 (60s) 21.7mph @ 6:20:12	912 / 21.5mph	32.6mph at 6:20:32 31.7mph @ 6:20:33 (1s) 30.0mph @ 6:20:34 (3s) 24.7mph @ 6:19:45 (60s) 23.7mph @ 6:19:45	14.0mph at 6:20:09 14.3mph @ 6:20:10 (1s) 15.0mph @ 6:20:10 (3s) 21.8mph @ 6:20:18 (60s) 23.0mph @ 6:20:12	1432 / 22.7mph

01:20:45 AM EST (60s)						(60s) 22.7mph @ 6:19:45 (300s)	(300s)		(3s) 23.9mph @ 6:19:45 (60s) 22.4mph @ 6:19:45 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)	
2022-01-29 01:19:48 AM EST  2022-01-29 01:18:45 AM EST to 2022-01-29 01:19:45 AM EST (60s)	1004.44mb	12.24V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (28°)	30.6mph at 6:19:05 30.6mph @ 6:19:05 (0.1s) 29.4mph @ 6:19:05 (1s) 28.0mph @ 6:19:05 (3s) 24.2mph @ 6:19:44 (60s) 22.7mph @ 6:19:44 (300s)	14.9mph at 6:19:19 16.6mph @ 6:19:20 (1s) 18.2mph @ 6:19:20 (3s) 21.1mph @ 6:18:45 (60s) 22.1mph @ 6:19:02 (300s)	6560 / 24.2mph	32.7mph at 6:19:11 34.3mph @ 6:18:11 (NoQC) 31.4mph @ 6:19:11 (0.1s) 30.6mph @ 6:19:12 (1s) 28.5mph @ 6:19:13 (3s) 24.0mph @ 6:19:43 (60s) 22.4mph @ 6:19:43 (300s)	(300s)	1014 / 23.9mph	29.1mph at 6:19:14 28.7mph @ 6:19:14 (1s) 28.2mph @ 6:19:15 (3s) 24.8mph @ 6:19:44 (60s) 23.7mph @ 6:19:43 (300s)	19.1mph at 6:19:20 19.5mph @ 6:19:21 (1s) 21.8mph @ 6:18:45 (60s) 23.1mph @ 6:19:02 (300s)	1571 / 24.8mph
2022-01-29 01:18:48 AM EST  2022-01-29 01:17:45 AM EST to 2022-01-29 01:18:45 AM EST (60s)	1004.40mb	12.24V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (28°)	31.1mph at 6:17:54 31.0mph @ 6:17:54 (0.1s) 29.4mph @ 6:17:54 (1s) 28.7mph @ 6:17:56 (3s) 22.7mph @ 6:17:56 (60s) 22.5mph @ 6:18:02 (300s)	12.2mph at 6:18:11 12.9mph @ 6:17:45 (1s) 14.7mph @ 6:17:46 (3s) 20.6mph @ 6:18:34 (60s) 22.2mph @ 6:18:44 (300s)	5707 / 21.1mph	33.3mph at 6:17:54 34.1mph @ 6:17:54 (NoQC) 31.2mph @ 6:17:54 (0.1s) 29.5mph @ 6:17:54 (1s) 28.3mph @ 6:17:56 (3s) 22.6mph @ 6:17:56 (60s) 22.1mph @ 6:18:06 (300s)	(300s)	866 / 20.5mph	29.5mph at 6:17:56 29.0mph @ 6:17:56 (1s) 28.5mph @ 6:17:58 (3s) 23.8mph @ 6:17:57 (60s) 23.5mph @ 6:18:03 (300s)	15.7mph at 6:17:46 16.0mph @ 6:17:46 (1s) 16.8mph @ 6:17:47 (3s) 21.5mph @ 6:18:35 (60s) 23.1mph @ 6:18:44 (300s)	1374 / 21.8mph
2022-01-29 01:17:48 AM EST  2022-01-29 01:16:45 AM EST to 2022-01-29 01:17:45 AM EST (60s)	1004.54mb	12.23V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (24°)	33.2mph at 6:17:29 33.1mph @ 6:17:29 (0.1s) 31.6mph @ 6:17:29 (1s) 28.3mph @ 6:16:59 (3s) 22.8mph @ 6:17:26 (60s) 22.8mph @ 6:18:45 (300s)	13.3mph at 6:17:44 14.6mph @ 6:16:47 (1s) 16.3mph @ 6:16:49 (3s) 21.6mph @ 6:16:56 (60s) 22.3mph @ 6:17:44 (300s)	5996 / 22.1mph	34.2mph at 6:16:57 36.5mph @ 6:16:57 (NoQC) 33.4mph @ 6:16:57 (1s) 33.0mph @ 6:16:57 (1s) 29.6mph @ 6:16:59 (3s) 22.4mph @ 6:17:27 (60s) 22.3mph @ 6:17:07 (300s)	(300s)	933 / 22.0mph	30.9mph at 6:16:57 30.2mph @ 6:16:58 (1s) 29.0mph @ 6:16:59 (3s) 24.2mph @ 6:17:27 (60s) 23.8mph @ 6:17:06 (300s)	17.8mph at 6:16:49 18.2mph @ 6:16:49 (1s) 19.6mph @ 6:16:50 (3s) 22.7mph @ 6:16:56 (60s) 23.3mph @ 6:17:44 (300s)	1499 / 23.7mph
2022-01-29 01:16:48 AM EST  2022-01-29 01:15:45 AM EST to 2022-01-29 01:16:45 AM EST (60s)	1004.49mb	12.24V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (31°)	34.3mph at 6:16:32 34.1mph @ 6:16:32 (0.1s) 31.7mph @ 6:16:32 (1s) 28.9mph @ 6:16:33 (3s) 23.9mph @ 6:15:49 (60s) 22.8mph @ 6:16:35 (300s)	13.5mph at 6:16:23 14.4mph @ 6:16:23 (1s) 15.9mph @ 6:16:25 (3s) 22.1mph @ 6:16:26 (60s) 22.4mph @ 6:15:45 (300s)	6081 / 22.4mph	33.5mph at 6:16:32 35.9mph @ 6:16:32 (NoQC) 32.7mph @ 6:16:32 (1s) 31.4mph @ 6:16:32 (1s) 29.1mph @ 6:16:33 (3s) 23.9mph @ 6:15:49 (60s) 22.4mph @ 6:16:36 (300s)	(300s)	935 / 22.1mph	30.9mph at 6:16:32 30.4mph @ 6:16:33 (1s) 29.9mph @ 6:16:33 (3s) 24.9mph @ 6:15:49 (60s) 23.8mph @ 6:15:36 (300s)	17.1mph at 6:16:23 17.5mph @ 6:16:26 (1s) 18.1mph @ 6:16:26 (3s) 22.9mph @ 6:16:26 (60s) 23.4mph @ 6:15:45 (300s)	1476 / 23.3mph
2022-01-29 01:15:48 AM EST  2022-01-29 01:14:45 AM EST to 2022-01-29 01:15:45 AM EST (60s)	1004.54mb	12.26V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (27°)	31.5mph at 6:15:04 31.4mph @ 6:15:04 (0.1s) 29.3mph @ 6:14:56 (1s) 28.3mph @ 6:14:58 (3s) 23.8mph @ 6:15:44 (60s) 22.4mph @ 6:15:44 (300s)	14.2mph at 6:15:19 15.0mph @ 6:15:19 (1s) 16.9mph @ 6:15:29 (3s) 21.4mph @ 6:14:48 (60s) 22.2mph @ 6:14:49 (300s)	6452 / 23.8mph	31.1mph at 6:14:57 33.6mph @ 6:14:56 (NoQC) 30.8mph @ 6:14:56 (1s) 30.3mph @ 6:14:56 (1s) 29.1mph @ 6:14:58 (3s) 23.7mph @ 6:15:44 (60s) 21.9mph @ 6:15:45 (300s)	(300s)	1007 / 23.8mph	31.2mph at 6:14:57 30.6mph @ 6:14:57 (1s) 29.7mph @ 6:15:29 (3s) 24.7mph @ 6:15:44 (60s) 23.2mph @ 6:15:11 (300s)	17.3mph at 6:15:29 17.8mph @ 6:15:29 (1s) 19.0mph @ 6:15:29 (3s) 22.2mph @ 6:14:49 (60s) 23.2mph @ 6:14:51 (300s)	1568 / 24.7mph
2022-01-29 01:14:48 AM EST  2022-01-29 01:13:45 AM EST to 2022-01-29 01:14:45 AM EST (60s)	1004.43mb	12.23V	31.7°F 98%	39.2°F	NNE (30°)	30.9mph at 6:13:57 30.8mph @ 6:13:57 (0.1s) 30.1mph @ 6:13:57 (1s) 29.3mph @ 6:13:45 (3s) 23.4mph @ 6:14:05 (60s) 22.5mph @ 6:13:45 (300s)	11.3mph at 6:14:07 12.1mph @ 6:14:07 (1s) 13.1mph @ 6:14:12 (3s) 21.5mph @ 6:13:45 (60s) 22.1mph @ 6:14:26 (300s)	5838 / 21.5mph	33.6mph at 6:13:45 31.0mph @ 6:13:45 (0.1s) 30.8mph @ 6:13:45 (1s) 28.9mph @ 6:13:45 (3s) 22.2mph @ 6:14:06 (60s) 22.0mph @ 6:13:45 (300s)	(300s)	880 / 20.8mph	30.0mph at 6:13:58 29.4mph @ 6:13:58 (1s) 28.5mph @ 6:14:00 (3s) 24.1mph @ 6:14:05 (60s) 23.6mph @ 6:13:45 (300s)	14.8mph at 6:14:12 15.2mph @ 6:14:12 (1s) 16.2mph @ 6:14:12 (3s) 22.3mph @ 6:14:44 (60s) 23.2mph @ 6:14:27 (300s)	1414 / 22.4mph

2022-01-29 01:13:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:12:45 AM EST to 2022-01-29 01:13:45 AM EST (60s)</b>	1004.37mb	12.24V	31.7°F 98%	39.2°F	<b>NNE (29°)</b>	<b>34.1mph</b> at 6:13:42 <b>34.1mph</b> @ 6:13:42 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 6:13:08 (1s) <b>30.6mph</b> @ 6:13:09 (3s) <b>24.6mph</b> @ 6:12:45 (60s) <b>22.5mph</b> @ 6:13:43 (300s)	<b>12.6mph</b> at 6:13:02 <b>13.3mph</b> @ 6:12:52 (1s) <b>14.6mph</b> @ 6:12:54 (3s) <b>21.3mph</b> @ 6:13:41 (60s) <b>22.2mph</b> @ 6:13:05 (300s)	5832 / 21.5mph	<b>35.5mph</b> at 6:13:08 <b>36.4mph</b> @ 6:13:09 (NoQC) <b>33.1mph</b> @ 6:13:08 (1s) <b>32.8mph</b> @ 6:13:08 (1s) <b>29.3mph</b> @ 6:13:09 (3s) <b>24.5mph</b> @ 6:12:45 (60s) <b>22.1mph</b> @ 6:12:50 (300s)	<b>10.8mph</b> at 6:13:02 <b>12.9mph</b> @ 6:13:02 (1s) <b>15.4mph</b> @ 6:12:54 (3s) <b>20.2mph</b> @ 6:13:42 (60s) <b>21.8mph</b> @ 6:13:06 (300s)	865 / 20.5mph	<b>32.0mph</b> at 6:13:08 <b>31.3mph</b> @ 6:13:09 (1s) <b>29.5mph</b> @ 6:13:09 (3s) <b>25.8mph</b> @ 6:12:45 (60s) <b>23.6mph</b> @ 6:13:44 (300s)	<b>16.1mph</b> at 6:12:54 <b>16.2mph</b> @ 6:12:54 (1s) <b>17.1mph</b> @ 6:12:55 (3s) <b>22.4mph</b> @ 6:13:44 (60s) <b>23.3mph</b> @ 6:13:05 (300s)	1422 / 22.5mph
2022-01-29 01:12:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:11:45 AM EST to 2022-01-29 01:12:45 AM EST (60s)</b>	1004.40mb	12.26V	31.7°F 98%	39.2°F	<b>NNE (29°)</b>	<b>34.9mph</b> at 6:12:15 <b>34.6mph</b> @ 6:12:15 (0.1s) <b>32.7mph</b> @ 6:12:15 (1s) <b>32.1mph</b> @ 6:12:16 (3s) <b>24.7mph</b> @ 6:12:43 (60s) <b>22.4mph</b> @ 6:12:44 (300s)	<b>14.1mph</b> at 6:11:57 <b>15.0mph</b> @ 6:11:56 (1s) <b>16.0mph</b> @ 6:11:57 (3s) <b>20.7mph</b> @ 6:11:45 (60s) <b>21.7mph</b> @ 6:12:08 (300s)	6691 / 24.6mph	<b>35.5mph</b> at 6:12:14 <b>36.7mph</b> @ 6:12:40 (NoQC) <b>33.3mph</b> @ 6:12:40 (1s) <b>33.0mph</b> @ 6:12:14 (1s) <b>32.4mph</b> @ 6:12:16 (3s) <b>24.5mph</b> @ 6:12:43 (60s) <b>22.1mph</b> @ 6:12:45 (300s)	<b>13.7mph</b> at 6:11:55 <b>15.6mph</b> @ 6:11:55 (1s) <b>16.7mph</b> @ 6:11:58 (3s) <b>20.0mph</b> @ 6:11:45 (60s) <b>21.3mph</b> @ 6:12:08 (300s)	1039 / 24.5mph	<b>34.4mph</b> at 6:12:15 <b>33.2mph</b> @ 6:12:16 (1s) <b>32.0mph</b> @ 6:12:17 (3s) <b>25.9mph</b> @ 6:12:44 (60s) <b>23.4mph</b> @ 6:12:44 (300s)	<b>17.5mph</b> at 6:11:56 <b>17.8mph</b> @ 6:11:56 (1s) <b>18.1mph</b> @ 6:11:58 (3s) <b>21.6mph</b> @ 6:11:45 (60s) <b>22.7mph</b> @ 6:12:09 (300s)	1642 / 25.9mph
2022-01-29 01:11:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:10:45 AM EST to 2022-01-29 01:11:45 AM EST (60s)</b>	1004.48mb	12.25V	31.7°F 98%	39.2°F	<b>NNE (28°)</b>	<b>31.6mph</b> at 6:11:43 <b>31.5mph</b> @ 6:11:43 (0.1s) <b>29.6mph</b> @ 6:11:43 (1s) <b>27.6mph</b> @ 6:11:40 (3s) <b>22.7mph</b> @ 6:10:45 (60s) <b>21.9mph</b> @ 6:10:45 (300s)	<b>13.6mph</b> at 6:11:00 <b>14.5mph</b> @ 6:11:00 (1s) <b>14.7mph</b> @ 6:10:45 (3s) <b>19.9mph</b> @ 6:11:38 (60s) <b>21.5mph</b> @ 6:11:19 (300s)	5610 / 20.7mph	<b>32.0mph</b> at 6:11:43 <b>33.1mph</b> @ 6:11:40 (NoQC) <b>30.4mph</b> @ 6:11:43 (1s) <b>29.0mph</b> @ 6:11:40 (1s) <b>26.5mph</b> @ 6:11:41 (3s) <b>22.7mph</b> @ 6:10:45 (60s) <b>21.6mph</b> @ 6:10:45 (300s)	<b>11.7mph</b> at 6:11:26 <b>13.6mph</b> @ 6:11:26 (1s) <b>14.6mph</b> @ 6:10:46 (3s) <b>19.1mph</b> @ 6:11:37 (60s) <b>21.1mph</b> @ 6:11:27 (300s)	847 / 20.0mph	<b>30.0mph</b> at 6:11:40 <b>29.1mph</b> @ 6:11:40 (1s) <b>27.7mph</b> @ 6:11:41 (3s) <b>24.2mph</b> @ 6:10:45 (60s) <b>22.9mph</b> @ 6:10:45 (300s)	<b>16.4mph</b> at 6:11:01 <b>16.6mph</b> @ 6:11:01 (1s) <b>16.9mph</b> @ 6:11:02 (3s) <b>20.9mph</b> @ 6:11:38 (60s) <b>22.4mph</b> @ 6:11:06 (300s)	1363 / 21.6mph
2022-01-29 01:10:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:09:44 AM EST to 2022-01-29 01:10:44 AM EST (60s)</b>	1004.65mb	12.25V	31.8°F 98%	39.3°F	<b>NNE (24°)</b>	<b>31.9mph</b> at 6:10:11 <b>31.9mph</b> @ 6:10:11 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 6:09:48 (1s) <b>28.5mph</b> @ 6:10:36 (3s) <b>23.2mph</b> @ 6:10:38 (60s) <b>22.1mph</b> @ 6:10:38 (300s)	<b>13.3mph</b> at 6:10:43 <b>13.8mph</b> @ 6:10:43 (1s) <b>14.6mph</b> @ 6:10:43 (1s) <b>21.8mph</b> @ 6:09:57 (60s) <b>21.8mph</b> @ 6:09:57 (300s)	6169 / 22.7mph	<b>34.6mph</b> at 6:09:59 <b>35.3mph</b> @ 6:09:48 (NoQC) <b>32.3mph</b> @ 6:09:48 (0.1s) <b>31.5mph</b> @ 6:09:48 (1s) <b>28.6mph</b> @ 6:09:49 (3s) <b>23.1mph</b> @ 6:10:38 (60s) <b>21.7mph</b> @ 6:10:39 (300s)	<b>11.7mph</b> at 6:10:43 <b>13.6mph</b> @ 6:10:43 (1s) <b>15.7mph</b> @ 6:10:43 (3s) <b>21.6mph</b> @ 6:09:58 (60s) <b>21.5mph</b> @ 6:09:58 (300s)	961 / 22.7mph	<b>30.4mph</b> at 6:09:48 <b>29.9mph</b> @ 6:09:49 (1s) <b>28.5mph</b> @ 6:10:37 (3s) <b>24.4mph</b> @ 6:10:40 (60s) <b>22.9mph</b> @ 6:10:39 (300s)	<b>16.7mph</b> at 6:10:43 <b>17.2mph</b> @ 6:10:44 (1s) <b>18.4mph</b> @ 6:10:44 (3s) <b>20.9mph</b> @ 6:08:59 (60s) <b>22.6mph</b> @ 6:09:58 (300s)	1534 / 24.2mph
2022-01-29 01:09:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:08:44 AM EST to 2022-01-29 01:09:44 AM EST (60s)</b>	1004.31mb	12.24V	31.8°F 98%	39.3°F	<b>NNE (28°)</b>	<b>34.4mph</b> at 6:08:50 <b>34.3mph</b> @ 6:08:50 (0.1s) <b>32.4mph</b> @ 6:08:50 (1s) <b>31.4mph</b> @ 6:08:52 (3s) <b>23.5mph</b> @ 6:09:37 (60s) <b>22.2mph</b> @ 6:09:20 (300s)	<b>14.4mph</b> at 6:09:36 <b>15.5mph</b> @ 6:09:36 (1s) <b>18.2mph</b> @ 6:09:29 (3s) <b>20.7mph</b> @ 6:08:44 (60s) <b>21.7mph</b> @ 6:08:44 (300s)	6253 / 23.0mph	<b>35.0mph</b> at 6:08:45 <b>35.3mph</b> @ 6:09:09 (NoQC) <b>32.2mph</b> @ 6:09:09 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 6:08:45 (1s) <b>29.3mph</b> @ 6:08:52 (3s) <b>22.9mph</b> @ 6:09:26 (60s) <b>21.7mph</b> @ 6:09:19 (300s)	<b>11.5mph</b> at 6:09:01 <b>13.3mph</b> @ 6:09:01 (1s) <b>15.6mph</b> @ 6:09:02 (3s) <b>20.6mph</b> @ 6:08:44 (60s) <b>21.3mph</b> @ 6:08:44 (300s)	955 / 22.5mph	<b>31.4mph</b> at 6:08:45 <b>29.9mph</b> @ 6:08:51 (1s) <b>30.4mph</b> @ 6:08:52 (3s) <b>24.2mph</b> @ 6:09:40 (60s) <b>22.9mph</b> @ 6:09:20 (300s)	<b>18.4mph</b> at 6:09:02 <b>18.9mph</b> @ 6:09:02 (1s) <b>19.5mph</b> @ 6:09:03 (3s) <b>21.6mph</b> @ 6:08:44 (60s) <b>22.4mph</b> @ 6:08:44 (300s)	1514 / 23.9mph
2022-01-29 01:08:48 AM EST  <b>2022-01-29 01:07:44 AM EST to 2022-01-29 01:08:44 AM EST (60s)</b>	1004.46mb	12.24V	31.8°F 98%	39.3°F	<b>NNE (28°)</b>	<b>34.3mph</b> at 6:08:42 <b>34.3mph</b> @ 6:08:42 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 6:08:43 (1s) <b>28.3mph</b> @ 6:08:43 (3s) <b>22.0mph</b> @ 6:07:51 (60s) <b>22.0mph</b> @ 6:07:56 (300s)	<b>14.9mph</b> at 6:07:49 <b>15.9mph</b> @ 6:08:26 (1s) <b>17.2mph</b> @ 6:08:37 (3s) <b>19.9mph</b> @ 6:08:27 (60s) <b>21.7mph</b> @ 6:08:40 (300s)	5626 / 20.8mph	<b>30.9mph</b> at 6:07:53 <b>32.6mph</b> @ 6:07:52 (NoQC) <b>29.8mph</b> @ 6:07:52 (1s) <b>27.9mph</b> @ 6:07:53 (1s) <b>26.7mph</b> @ 6:08:43 (3s) <b>21.6mph</b> @ 6:07:56 (60s) <b>21.5mph</b> @ 6:07:57 (300s)	<b>13.5mph</b> at 6:08:20 <b>15.2mph</b> @ 6:08:20 (1s) <b>16.6mph</b> @ 6:08:10 (3s) <b>19.4mph</b> @ 6:08:21 (60s) <b>21.3mph</b> @ 6:08:42 (300s)	872 / 20.6mph	<b>28.6mph</b> at 6:08:44 <b>27.7mph</b> @ 6:08:43 (1s) <b>27.1mph</b> @ 6:08:43 (3s) <b>23.0mph</b> @ 6:07:56 (60s) <b>22.7mph</b> @ 6:07:56 (300s)	<b>17.3mph</b> at 6:08:25 <b>17.5mph</b> @ 6:08:25 (1s) <b>17.9mph</b> @ 6:08:26 (3s) <b>20.8mph</b> @ 6:08:27 (60s) <b>22.4mph</b> @ 6:08:42 (300s)	1367 / 21.7mph
2022-01-29 01:07:48 AM EST	1004.69mb	12.25V	31.9°F 98%	39.3°F	<b>NNE (25°)</b>	<b>32.5mph</b> at 6:07:00 <b>32.5mph</b> @ 6:07:00 (0.1s)	<b>11.4mph</b> at 6:07:33 <b>12.0mph</b> @ 6:07:34 (1s)	5844 / 21.6mph	<b>35.0mph</b> at 6:07:06 <b>37.2mph</b> @ 6:07:06 (NoQC)	<b>11.5mph</b> at 6:07:34 <b>12.7mph</b> @ 6:07:30 (1s)	896 / 21.2mph	<b>30.4mph</b> at 6:07:00 <b>29.8mph</b> @ 6:07:01 (1s)	<b>15.6mph</b> at 6:07:34 <b>15.9mph</b> @ 6:07:34 (1s)	1424 / 22.5mph

2022-01-29 01:06:44 AM EST to 2022-01-29 01:07:44 AM EST (60s)						30.9mph @ 6:07:06 (1s) 29.1mph @ 6:07:01 (3s) 21.7mph @ 6:07:18 (60s) 22.1mph @ 6:07:18 (300s)	14.4mph @ 6:07:35 (3s) 20.5mph @ 6:06:58 (60s) 21.9mph @ 6:07:42 (300s)					33.9mph @ 6:07:06 (0.1s) 32.3mph @ 6:07:06 (1s) 29.1mph @ 6:07:08 (3s) 21.4mph @ 6:07:18 (60s) 21.7mph @ 6:07:18 (300s)	14.5mph @ 6:07:32 (3s) 20.1mph @ 6:06:59 (60s) 21.4mph @ 6:07:43 (300s)	28.5mph @ 6:07:01 (3s) 22.5mph @ 6:07:43 (60s) 22.7mph @ 6:07:20 (300s)	16.7mph @ 6:07:35 (3s) 21.2mph @ 6:06:59 (60s) 22.5mph @ 6:06:52 (300s)	
2022-01-29 01:06:48 AM EST  2022-01-29 01:05:44 AM EST to 2022-01-29 01:06:44 AM EST (60s)	1004.61mb	12.25V	31.9°F 98%	39.3°F	NNE (29°)	34.2mph at 6:05:53 34.1mph @ 6:05:53 (0.1s) 32.5mph @ 6:05:54 (1s) 31.9mph @ 6:05:55 (3s) 23.1mph @ 6:06:05 (60s) 22.8mph @ 6:05:44 (300s)	13.2mph at 6:06:38 14.0mph @ 6:06:38 (1s) 14.8mph @ 6:06:13 (3s) 21.3mph @ 6:06:43 (60s) 22.1mph @ 6:06:40 (300s)	5788 / 21.4mph			889 / 21.0mph	35.5mph at 6:05:55 37.6mph @ 6:05:55 (NoQC) 34.1mph @ 6:05:55 (1s) 31.7mph @ 6:05:55 (3s) 31.1mph @ 6:05:55 (60s) 22.6mph @ 6:06:28 (60s) 22.4mph @ 6:05:44 (300s)	10.8mph at 6:05:47 12.5mph @ 6:06:38 (1s) 14.7mph @ 6:06:39 (3s) 21.0mph @ 6:06:43 (60s) 21.6mph @ 6:06:43 (300s)	33.2mph at 6:05:55 32.5mph @ 6:05:56 (1s) 31.9mph @ 6:05:56 (3s) 23.6mph @ 6:06:28 (60s) 23.3mph @ 6:06:44 (300s)	15.3mph at 6:06:38 15.7mph @ 6:06:38 (1s) 16.5mph @ 6:06:39 (3s) 22.0mph @ 6:06:44 (60s) 22.6mph @ 6:06:44 (300s)	1394 / 22.1mph
2022-01-29 01:05:48 AM EST  2022-01-29 01:04:44 AM EST to 2022-01-29 01:05:44 AM EST (60s)	1004.54mb	12.26V	31.9°F 98%	39.3°F	NNE (25°)	32.3mph at 6:05:30 32.3mph @ 6:05:30 (0.1s) 30.6mph @ 6:05:31 (1s) 28.9mph @ 6:05:31 (3s) 23.8mph @ 6:05:02 (60s) 22.9mph @ 6:04:58 (300s)	13.3mph at 6:05:04 13.8mph @ 6:05:05 (1s) 16.5mph @ 6:05:06 (3s) 21.9mph @ 6:05:35 (60s) 22.7mph @ 6:05:17 (300s)	6179 / 22.8mph			946 / 22.3mph	32.4mph at 6:04:51 32.9mph @ 6:04:51 (NoQC) 30.3mph @ 6:04:51 (1s) 29.5mph @ 6:04:51 (3s) 27.4mph @ 6:04:56 (60s) 23.0mph @ 6:05:20 (60s) 22.5mph @ 6:05:31 (300s)	13.6mph at 6:05:15 15.7mph @ 6:05:15 (1s) 17.1mph @ 6:05:26 (3s) 21.4mph @ 6:05:36 (60s) 22.4mph @ 6:05:18 (300s)	29.7mph at 6:05:30 29.3mph @ 6:05:31 (1s) 28.1mph @ 6:05:32 (3s) 23.9mph @ 6:05:06 (60s) 23.3mph @ 6:05:10 (300s)	17.9mph at 6:05:25 18.3mph @ 6:05:25 (1s) 18.2mph @ 6:04:44 (3s) 22.3mph @ 6:05:36 (60s) 23.3mph @ 6:04:45 (300s)	1456 / 23.0mph
2022-01-29 01:04:48 AM EST  2022-01-29 01:03:44 AM EST to 2022-01-29 01:04:44 AM EST (60s)	1004.63mb	12.25V	31.9°F 98%	39.3°F	NNE (28°)	36.5mph at 6:04:28 36.4mph @ 6:04:28 (0.1s) 35.3mph @ 6:04:30 (1s) 34.9mph @ 6:04:31 (3s) 23.4mph @ 6:04:34 (60s) 22.9mph @ 6:04:35 (300s)	12.5mph at 6:03:54 13.3mph @ 6:03:55 (1s) 14.7mph @ 6:03:55 (3s) 20.8mph @ 6:04:16 (60s) 22.6mph @ 6:03:55 (300s)	6038 / 22.3mph			914 / 21.6mph	36.8mph at 6:04:30 40.2mph @ 6:04:28 (NoQC) 36.5mph @ 6:04:28 (0.1s) 36.0mph @ 6:04:28 (1s) 34.8mph @ 6:04:30 (3s) 22.8mph @ 6:04:34 (60s) 22.6mph @ 6:04:36 (300s)	11.7mph at 6:03:54 12.8mph @ 6:03:54 (1s) 14.8mph @ 6:04:41 (3s) 20.4mph @ 6:04:16 (60s) 22.2mph @ 6:04:27 (300s)	34.5mph at 6:04:30 34.1mph @ 6:04:30 (1s) 33.6mph @ 6:04:31 (3s) 23.9mph @ 6:04:34 (60s) 23.4mph @ 6:04:36 (300s)	16.2mph at 6:04:40 16.6mph @ 6:04:41 (1s) 17.0mph @ 6:04:42 (3s) 21.7mph @ 6:04:16 (60s) 23.1mph @ 6:03:58 (300s)	1452 / 23.0mph
2022-01-29 01:03:48 AM EST  2022-01-29 01:02:44 AM EST to 2022-01-29 01:03:44 AM EST (60s)	1004.67mb	12.26V	31.9°F 98%	39.3°F	NNE (26°)	32.2mph at 6:03:04 32.2mph @ 6:03:04 (0.1s) 30.7mph @ 6:03:04 (1s) 29.0mph @ 6:03:06 (3s) 22.2mph @ 6:02:44 (60s) 22.8mph @ 6:03:43 (300s)	10.8mph at 6:03:20 11.1mph @ 6:03:20 (1s) 12.1mph @ 6:03:21 (3s) 20.9mph @ 6:03:23 (60s) 22.0mph @ 6:02:44 (300s)	5880 / 21.7mph			902 / 21.3mph	32.4mph at 6:03:05 34.1mph @ 6:03:05 (NoQC) 31.3mph @ 6:03:05 (0.1s) 30.5mph @ 6:03:05 (3s) 29.1mph @ 6:03:06 (60s) 22.0mph @ 6:02:48 (60s) 22.6mph @ 6:03:44 (300s)	9.8mph at 6:03:19 11.0mph @ 6:03:19 (1s) 12.2mph @ 6:03:21 (3s) 20.8mph @ 6:03:28 (60s) 21.7mph @ 6:02:44 (300s)	29.6mph at 6:03:04 29.2mph @ 6:03:05 (1s) 28.4mph @ 6:03:06 (3s) 22.6mph @ 6:02:44 (60s) 23.3mph @ 6:03:43 (300s)	14.4mph at 6:03:20 14.8mph @ 6:03:20 (1s) 15.3mph @ 6:03:21 (3s) 21.4mph @ 6:03:28 (60s) 22.6mph @ 6:02:44 (300s)	1401 / 22.2mph
2022-01-29 01:02:48 AM EST  2022-01-29 01:01:44 AM EST to 2022-01-29 01:02:44 AM EST (60s)	1004.78mb	12.27V	31.9°F 98%	39.3°F	NNE (30°)	29.6mph at 6:01:56 29.5mph @ 6:01:56 (0.1s) 28.4mph @ 6:01:57 (1s) 27.7mph @ 6:01:59 (3s) 25.1mph @ 6:01:44 (60s) 22.0mph @ 6:02:43 (300s)	16.2mph at 6:02:32 17.2mph @ 6:02:32 (1s) 18.5mph @ 6:02:28 (3s) 21.9mph @ 6:02:36 (60s) 21.5mph @ 6:01:48 (300s)	6025 / 22.2mph			933 / 22.0mph	30.0mph at 6:01:56 32.6mph @ 6:01:56 (NoQC) 29.9mph @ 6:01:56 (0.1s) 27.1mph @ 6:01:57 (3s) 26.1mph @ 6:01:59 (60s) 24.9mph @ 6:01:44 (60s) 21.7mph @ 6:02:43 (300s)	11.9mph at 6:02:26 14.3mph @ 6:02:27 (1s) 17.7mph @ 6:02:28 (3s) 21.6mph @ 6:02:34 (60s) 21.2mph @ 6:01:48 (300s)	28.1mph at 6:01:58 27.7mph @ 6:01:58 (1s) 27.2mph @ 6:01:59 (3s) 22.6mph @ 6:01:44 (60s) 22.6mph @ 6:02:43 (300s)	18.1mph at 6:02:32 18.6mph @ 6:02:32 (1s) 18.9mph @ 6:02:32 (3s) 22.3mph @ 6:02:37 (60s) 22.1mph @ 6:01:49 (300s)	1428 / 22.6mph
2022-01-29 01:01:48 AM EST  2022-01-29 01:00:44 AM EST to 2022-01-29 01:01:44 AM EST (60s)	1004.65mb	12.25V	31.9°F 98%	39.2°F	NNE (28°)	35.5mph at 6:01:04 35.4mph @ 6:01:04 (0.1s) 33.0mph @ 6:01:05 (1s) 30.7mph @ 6:00:57 (3s) 25.6mph @ 6:01:31	17.5mph at 6:00:47 18.4mph @ 6:01:42 (1s) 19.7mph @ 6:01:42 (3s) 22.2mph @ 6:00:44 (60s) 20.7mph @ 6:00:44	6837 / 25.2mph			1060 / 25.0mph	37.4mph at 6:01:03 38.9mph @ 6:01:02 (NoQC) 35.3mph @ 6:01:03 (0.1s) 32.2mph @ 6:00:50 (1s) 31.1mph @ 6:00:57	15.4mph at 6:01:11 18.5mph @ 6:01:11 (1s) 19.3mph @ 6:01:21 (3s) 21.9mph @ 6:00:44 (60s) 20.3mph @ 6:00:44	32.7mph at 6:01:04 31.7mph @ 6:01:05 (1s) 31.6mph @ 6:01:06 (3s) 26.4mph @ 6:01:31 (60s) 22.1mph @ 6:01:43	20.5mph at 6:01:42 20.9mph @ 6:01:42 (1s) 21.6mph @ 6:01:42 (3s) 22.7mph @ 6:00:44 (60s) 21.2mph @ 6:00:44	1649 / 26.0mph



01:01:44 AM EST (60s)						(60s) 21.5mph @ 6:01:43 (300s)	(300s)		(3s) 25.5mph @ 6:01:31 (60s) 21.2mph @ 6:01:44 (300s)	(300s)		(300s)	(300s)	
2022-01-29 01:00:48 AM EST  2022-01-29 12:59:44 AM EST to 2022-01-29 01:00:44 AM EST (60s)	1004.42mb	12.27V	32.0°F 98%	39.2°F	NNE (27°)	34.5mph at 6:00:32 34.3mph @ 6:00:32 (0.1s) 31.0mph @ 6:00:32 (1s) 27.6mph @ 6:00:34 (3s) 23.2mph @ 6:00:17 (60s) 20.8mph @ 6:00:14 (300s)	13.7mph at 5:59:46 14.7mph @ 5:59:46 (1s) 16.4mph @ 5:59:47 (3s) 22.0mph @ 6:00:28 (60s) 20.5mph @ 6:00:31 (300s)	6023 / 22.2mph	34.7mph at 6:00:32 36.9mph @ 6:00:32 (NoQC) 33.6mph @ 6:00:32 (0.1s) 31.2mph @ 6:00:32 (1s) 27.7mph @ 6:00:34 (3s) 22.8mph @ 6:00:18 (60s) 20.3mph @ 6:00:14 (300s)	12.2mph at 6:00:22 13.9mph @ 5:59:47 (1s) 15.4mph @ 6:00:23 (3s) 21.5mph @ 6:00:28 (60s) 20.1mph @ 5:59:48 (300s)	933 / 22.0mph	29.8mph at 6:00:32 28.9mph @ 6:00:33 (1s) 27.1mph @ 6:00:34 (3s) 23.4mph @ 6:00:18 (60s) 21.4mph @ 6:00:14 (300s)	17.0mph at 6:00:22 17.2mph @ 6:00:23 (1s) 17.8mph @ 6:00:23 (3s) 22.3mph @ 6:00:28 (60s) 21.1mph @ 6:00:31 (300s)	1437 / 22.7mph
2022-01-29 12:59:48 AM EST  2022-01-29 12:58:44 AM EST to 2022-01-29 12:59:44 AM EST (60s)	1004.58mb	12.24V	32.0°F 98%	39.2°F	NNE (30°)	31.9mph at 5:59:20 31.8mph @ 5:59:20 (0.1s) 30.3mph @ 5:59:20 (1s) 28.6mph @ 5:59:22 (3s) 22.9mph @ 5:59:43 (60s) 20.9mph @ 5:59:21 (300s)	14.8mph at 5:59:11 15.4mph @ 5:59:12 (1s) 16.8mph @ 5:59:13 (3s) 17.6mph @ 5:58:44 (60s) 20.4mph @ 5:58:44 (300s)	6224 / 22.9mph	32.2mph at 5:59:20 33.8mph @ 5:59:20 (NoQC) 30.9mph @ 5:59:20 (0.1s) 30.5mph @ 5:59:20 (1s) 28.2mph @ 5:59:21 (3s) 22.6mph @ 5:59:43 (60s) 20.4mph @ 5:59:21 (300s)	14.7mph at 5:59:11 16.2mph @ 5:59:11 (1s) 17.0mph @ 5:59:13 (3s) 17.3mph @ 5:58:44 (60s) 19.9mph @ 5:58:44 (300s)	957 / 22.6mph	28.1mph at 5:59:23 27.6mph @ 5:59:43 (1s) 26.9mph @ 5:59:23 (3s) 22.9mph @ 5:59:43 (60s) 21.4mph @ 5:59:21 (300s)	16.9mph at 5:59:12 17.1mph @ 5:59:12 (1s) 17.9mph @ 5:59:13 (3s) 18.6mph @ 5:58:44 (60s) 21.1mph @ 5:58:44 (300s)	1448 / 22.9mph
2022-01-29 12:58:48 AM EST  2022-01-29 12:57:44 AM EST to 2022-01-29 12:58:44 AM EST (60s)	1004.98mb	12.25V	32.0°F 98%	39.2°F	NNE (32°)	27.6mph at 5:58:16 25.3mph @ 5:58:20 (1s) 23.4mph @ 5:58:18 (3s) 19.7mph @ 5:57:44 (60s) 21.9mph @ 5:57:44 (300s)	10.6mph at 5:58:29 11.1mph @ 5:58:30 (1s) 12.6mph @ 5:58:30 (3s) 17.5mph @ 5:58:39 (60s) 20.4mph @ 5:58:39 (300s)	4740 / 17.6mph	27.5mph at 5:58:20 30.2mph @ 5:58:20 (NoQC) 25.6mph @ 5:58:20 (1s) 23.2mph @ 5:58:22 (3s) 19.1mph @ 5:57:44 (60s) 21.3mph @ 5:57:44 (300s)	10.5mph at 5:57:47 11.4mph @ 5:57:48 (1s) 12.6mph @ 5:57:48 (3s) 17.1mph @ 5:58:42 (60s) 19.9mph @ 5:58:39 (300s)	731 / 17.3mph	24.9mph at 5:58:16 24.5mph @ 5:58:17 (1s) 23.5mph @ 5:58:18 (3s) 20.2mph @ 5:57:44 (60s) 22.9mph @ 5:57:44 (300s)	14.8mph at 5:57:53 15.0mph @ 5:57:53 (1s) 15.4mph @ 5:57:53 (3s) 18.5mph @ 5:58:40 (60s) 21.1mph @ 5:58:40 (300s)	1168 / 18.6mph
2022-01-29 12:57:48 AM EST  2022-01-29 12:56:44 AM EST to 2022-01-29 12:57:44 AM EST (60s)	1005.02mb	12.25V	31.9°F 98%	39.2°F	NNE (30°)	27.7mph at 5:56:45 26.2mph @ 5:56:46 (1s) 24.9mph @ 5:56:47 (3s) 21.6mph @ 5:56:57 (60s) 22.5mph @ 5:56:53 (300s)	11.4mph at 5:56:57 12.2mph @ 5:56:57 (1s) 13.8mph @ 5:56:59 (3s) 19.6mph @ 5:57:43 (60s) 21.9mph @ 5:57:43 (300s)	5321 / 19.7mph	26.0mph at 5:57:31 27.8mph @ 5:56:45 (NoQC) 24.4mph @ 5:56:46 (1s) 23.8mph @ 5:56:47 (3s) 20.8mph @ 5:56:47 (60s) 21.8mph @ 5:56:53 (300s)	10.4mph at 5:56:56 12.2mph @ 5:56:57 (1s) 13.5mph @ 5:56:57 (3s) 19.1mph @ 5:57:38 (60s) 21.3mph @ 5:57:43 (300s)	808 / 19.1mph	24.5mph at 5:56:46 24.1mph @ 5:56:46 (1s) 23.6mph @ 5:56:48 (3s) 22.2mph @ 5:57:00 (60s) 23.1mph @ 5:56:51 (300s)	16.0mph at 5:57:01 16.3mph @ 5:57:01 (1s) 16.7mph @ 5:57:02 (3s) 20.2mph @ 5:57:44 (60s) 22.5mph @ 5:57:43 (300s)	1271 / 20.2mph
2022-01-29 12:56:48 AM EST  2022-01-29 12:55:44 AM EST to 2022-01-29 12:56:44 AM EST (60s)	1004.98mb	12.28V	31.9°F 98%	39.2°F	NNE (28°)	32.0mph at 5:56:21 31.9mph @ 5:56:21 (0.1s) 30.1mph @ 5:56:21 (1s) 28.8mph @ 5:56:23 (3s) 22.1mph @ 5:56:44 (60s) 23.2mph @ 5:56:44 (300s)	12.4mph at 5:55:57 13.0mph @ 5:55:57 (1s) 14.3mph @ 5:55:58 (3s) 20.7mph @ 5:56:32 (60s) 22.4mph @ 5:56:43 (300s)	5656 / 20.9mph	31.4mph at 5:56:35 33.7mph @ 5:56:22 (NoQC) 31.1mph @ 5:56:22 (1s) 28.6mph @ 5:56:35 (3s) 27.4mph @ 5:56:22 (60s) 21.7mph @ 5:56:44 (60s) 22.4mph @ 5:56:44 (300s)	9.5mph at 5:55:57 10.8mph @ 5:55:57 (1s) 12.3mph @ 5:55:46 (3s) 20.0mph @ 5:56:19 (60s) 21.7mph @ 5:56:19 (300s)	858 / 20.3mph	29.6mph at 5:56:23 29.0mph @ 5:56:23 (1s) 28.3mph @ 5:56:25 (3s) 22.8mph @ 5:56:44 (60s) 23.6mph @ 5:56:44 (300s)	15.6mph at 5:55:56 15.8mph @ 5:55:57 (1s) 16.0mph @ 5:55:59 (3s) 21.6mph @ 5:56:21 (60s) 23.0mph @ 5:56:20 (300s)	1369 / 21.7mph
2022-01-29 12:55:48 AM EST  2022-01-29 12:54:44 AM EST to 2022-01-29 12:55:44 AM EST (60s)	1005.00mb	12.28V	31.9°F 98%	39.2°F	NNE (32°)	32.1mph at 5:54:45 32.0mph @ 5:55:17 (0.1s) 33.3mph @ 5:54:44 (1s) 30.9mph @ 5:54:45 (3s) 23.8mph @ 5:55:19 (60s) 23.3mph @ 5:54:46 (300s)	13.7mph at 5:54:53 14.2mph @ 5:54:54 (1s) 16.2mph @ 5:54:55 (3s) 21.8mph @ 5:54:44 (60s) 23.0mph @ 5:55:13 (300s)	5997 / 22.1mph	33.9mph at 5:55:18 37.1mph @ 5:55:17 (NoQC) 33.5mph @ 5:55:17 (0.1s) 32.4mph @ 5:55:18 (1s) 30.5mph @ 5:54:45 (3s) 23.1mph @ 5:55:21 (60s) 22.6mph @ 5:54:47 (300s)	12.7mph at 5:55:07 14.4mph @ 5:54:53 (1s) 15.4mph @ 5:54:54 (3s) 21.1mph @ 5:54:44 (60s) 22.2mph @ 5:55:17 (300s)	919 / 21.7mph	30.9mph at 5:54:44 30.6mph @ 5:54:44 (1s) 30.1mph @ 5:54:46 (3s) 23.9mph @ 5:55:21 (60s) 22.8mph @ 5:54:46 (300s)	16.7mph at 5:55:07 17.1mph @ 5:55:08 (1s) 17.8mph @ 5:55:09 (3s) 22.3mph @ 5:54:44 (60s) 23.4mph @ 5:55:17 (300s)	1441 / 22.8mph

2022-01-29 12:54:48 AM EST	1004.93mb	12.26V	31.9°F 98%	39.2°F	NNE (30°)	35.0mph at 5:54:43	12.3mph at 5:54:14	5922 / 21.9mph	34.8mph at 5:54:37	9.6mph at 5:53:48	895 / 21.2mph	32.1mph at 5:54:25	15.1mph at 5:53:54	1410 / 22.3mph
2022-01-29 12:53:44 AM EST to 2022-01-29 12:54:44 AM EST (60s)						34.8mph @ 5:54:43 (0.1s)	12.7mph @ 5:54:14 (1s)		35.9mph @ 5:54:37 (NoQC)			10.5mph @ 5:53:48 (1s)	31.4mph @ 5:54:26 (1s)	
2022-01-29 12:53:48 AM EST	1005.31mb	12.26V	31.8°F 98%	39.2°F	NNE (28°)	37.8mph at 5:52:49	12.8mph at 5:53:40	6801 / 25.0mph	38.2mph at 5:52:51	11.0mph at 5:53:40	1034 / 24.4mph	34.8mph at 5:52:53	15.8mph at 5:53:41	1622 / 25.6mph
2022-01-29 12:52:44 AM EST to 2022-01-29 12:53:44 AM EST (60s)						37.7mph @ 5:52:49 (0.1s)	13.4mph @ 5:53:40 (1s)		39.5mph @ 5:52:53 (NoQC)			12.2mph @ 5:53:40 (1s)	33.7mph @ 5:52:54 (1s)	
2022-01-29 12:52:48 AM EST	1005.24mb	12.28V	31.9°F 98%	39.1°F	NNE (28°)	33.1mph at 5:52:28	13.4mph at 5:52:13	6075 / 22.4mph	33.9mph at 5:52:28	12.9mph at 5:52:10	904 / 21.4mph	30.1mph at 5:52:27	15.1mph at 5:52:14	1445 / 22.9mph
2022-01-29 12:51:44 AM EST to 2022-01-29 12:52:44 AM EST (60s)						33.1mph @ 5:52:28 (0.1s)	14.0mph @ 5:52:14 (1s)		35.0mph @ 5:52:27 (NoQC)			14.2mph @ 5:52:11 (1s)	29.4mph @ 5:52:28 (1s)	
2022-01-29 12:51:48 AM EST	1005.32mb	12.25V	31.9°F 98%	39.2°F	NNE (31°)	36.0mph at 5:51:07	15.4mph at 5:51:00	6651 / 24.5mph	36.7mph at 5:50:54	13.4mph at 5:51:26	1002 / 23.6mph	32.4mph at 5:50:54	17.9mph at 5:51:00	1562 / 24.7mph
2022-01-29 12:50:44 AM EST to 2022-01-29 12:51:44 AM EST (60s)						35.8mph @ 5:51:07 (0.1s)	16.2mph @ 5:51:00 (1s)		38.3mph @ 5:50:54 (NoQC)			15.2mph @ 5:51:27 (1s)	31.8mph @ 5:50:54 (1s)	
2022-01-29 12:50:48 AM EST	1005.18mb	12.28V	31.9°F 98%	39.1°F	NNE (32°)	32.3mph at 5:50:42	14.7mph at 5:50:29	6187 / 22.8mph	32.7mph at 5:49:53	11.0mph at 5:50:30	961 / 22.7mph	29.6mph at 5:50:15	17.2mph at 5:50:30	1498 / 23.7mph
2022-01-29 12:49:44 AM EST to 2022-01-29 12:50:44 AM EST (60s)						32.2mph @ 5:50:42 (0.1s)	15.0mph @ 5:50:30 (1s)		33.5mph @ 5:49:53 (NoQC)			12.6mph @ 5:50:31 (1s)	29.4mph @ 5:50:15 (1s)	
2022-01-29 12:49:48 AM EST	1005.30mb	12.28V	31.9°F 98%	39.1°F	NNE (31°)	31.3mph at 5:49:41	12.8mph at 5:49:26	5294 / 19.6mph	30.7mph at 5:49:42	12.0mph at 5:49:27	799 / 18.9mph	29.8mph at 5:49:42	14.9mph at 5:49:28	1266 / 20.1mph
2022-01-29 12:48:44 AM EST to 2022-01-29 12:49:44 AM EST (60s)						31.0mph @ 5:49:42 (0.1s)	13.7mph @ 5:49:26 (1s)		31.9mph @ 5:49:42 (NoQC)			13.2mph @ 5:49:27 (1s)	29.2mph @ 5:49:42 (1s)	
2022-01-29 12:48:48 AM EST	1005.33mb	12.27V	31.8°F 98%	39.1°F	NNE (31°)	30.4mph at 5:47:44	11.5mph at 5:48:34	5627 / 20.8mph	33.6mph at 5:47:44	11.3mph at 5:48:09	879 / 20.8mph	28.5mph at 5:47:44	14.6mph at 5:48:11	1361 / 21.6mph
2022-01-29 12:48:44 AM EST to 2022-01-29 12:49:44 AM EST (60s)						30.3mph @ 5:47:44 (0.1s)	12.4mph @ 5:48:34 (1s)		35.6mph @ 5:47:44 (NoQC)			12.6mph @ 5:48:10 (1s)	28.1mph @ 5:47:44 (1s)	

2022-01-29 12:47:44 AM EST to 2022-01-29 12:48:44 AM EST (60s)						29.6mph @ 5:47:44 (1s) 28.2mph @ 5:47:44 (3s) 22.9mph @ 5:47:44 (60s) 23.0mph @ 5:48:04 (300s)	14.0mph @ 5:48:11 (3s) 20.7mph @ 5:48:44 (60s) 22.7mph @ 5:48:35 (300s)		31.2mph @ 5:47:44 (0.1s) 31.2mph @ 5:47:44 (1s) 28.5mph @ 5:47:44 (3s) 22.3mph @ 5:47:45 (60s) 22.3mph @ 5:48:05 (300s)		13.3mph @ 5:48:10 (3s) 20.8mph @ 5:48:43 (60s) 21.9mph @ 5:47:44 (300s)		27.3mph @ 5:47:44 (1s) 23.1mph @ 5:47:45 (60s) 23.4mph @ 5:48:05 (300s)	15.7 mph @ 5:48:12 (3s) 21.5mph @ 5:48:43 (60s) 23.0mph @ 5:47:44 (300s)	
2022-01-29 12:47:48 AM EST  2022-01-29 12:46:44 AM EST to 2022-01-29 12:47:44 AM EST (60s)	1005.29mb	12.29V	31.8°F 98%	39.1°F	NNE (27°)	34.0mph at 5:46:45 33.8mph @ 5:46:45 (0.1s) 31.4mph @ 5:46:46 (1s) 30.8mph @ 5:46:48 (3s) 23.4mph @ 5:47:18 (60s) 22.7 mph @ 5:47:43 (300s)	13.9mph at 5:47:37 14.8mph @ 5:47:28 (1s) 16.5mph @ 5:47:22 (3s) 21.6mph @ 5:46:45 (60s) 22.4mph @ 5:47:29 (300s)	6182 / 22.8mph	34.9mph at 5:46:58 35.5mph @ 5:46:58 (NoQC) 32.3mph @ 5:46:58 (1s) 31.1mph @ 5:46:59 (1s) 29.0mph @ 5:46:48 (3s) 22.6mph @ 5:47:29 (60s) 21.9mph @ 5:47:44 (300s)		11.3mph at 5:47:28 12.9mph @ 5:47:28 (1s) 16.5mph @ 5:47:28 (3s) 20.6mph @ 5:46:45 (60s) 21.5mph @ 5:47:29 (300s)	940 / 22.2mph	30.8mph at 5:46:47 30.3mph @ 5:46:48 (1s) 30.0mph @ 5:46:49 (3s) 23.7mph @ 5:47:29 (60s) 23.0mph @ 5:47:44 (300s)	17.4mph at 5:47:38 17.8mph @ 5:47:38 (1s) 18.9mph @ 5:47:39 (3s) 22.0mph @ 5:46:45 (60s) 22.7 mph @ 5:47:25 (300s)	1458 / 23.1mph
2022-01-29 12:46:48 AM EST  2022-01-29 12:45:44 AM EST to 2022-01-29 12:46:44 AM EST (60s)	1005.19mb	12.26V	31.8°F 98%	39.1°F	NNE (28°)	33.3mph at 5:46:32 33.3mph @ 5:46:32 (0.1s) 31.2mph @ 5:46:32 (1s) 30.7mph @ 5:46:34 (3s) 25.5mph @ 5:45:48 (60s) 23.3mph @ 5:45:46 (300s)	12.6mph at 5:46:26 13.2mph @ 5:46:27 (1s) 14.5mph @ 5:46:28 (3s) 21.7mph @ 5:46:43 (60s) 22.6mph @ 5:46:43 (300s)	5892 / 21.7mph	33.2mph at 5:46:34 35.3mph @ 5:46:32 (NoQC) 32.1mph @ 5:46:32 (1s) 30.7mph @ 5:46:34 (1s) 28.7mph @ 5:46:34 (3s) 24.8mph @ 5:45:49 (60s) 22.6mph @ 5:45:47 (300s)		10.6mph at 5:46:27 11.9mph @ 5:46:27 (1s) 13.1mph @ 5:46:28 (3s) 20.7mph @ 5:46:43 (60s) 21.8mph @ 5:46:43 (300s)	875 / 20.7mph	30.9mph at 5:46:32 30.3mph @ 5:46:33 (1s) 29.7mph @ 5:46:34 (3s) 25.4mph @ 5:45:48 (60s) 23.5mph @ 5:45:47 (300s)	15.7mph at 5:46:16 15.9mph @ 5:46:16 (1s) 16.2mph @ 5:46:17 (3s) 22.1mph @ 5:46:43 (60s) 23.0mph @ 5:46:43 (300s)	1395 / 22.1mph
2022-01-29 12:45:48 AM EST  2022-01-29 12:44:43 AM EST to 2022-01-29 12:45:43 AM EST (60s)	1005.11mb	12.30V	31.8°F 98%	39.1°F	NNE (31°)	33.4mph at 5:45:25 33.4mph @ 5:45:25 (0.1s) 31.2mph @ 5:45:03 (1s) 30.2mph @ 5:45:35 (3s) 25.3mph @ 5:45:42 (60s) 23.2mph @ 5:45:42 (300s)	16.0mph at 5:44:43 16.6mph @ 5:44:43 (1s) 15.4mph @ 5:44:43 (3s) 22.3mph @ 5:45:21 (60s) 22.6mph @ 5:44:51 (300s)	6894 / 25.4mph	33.0mph at 5:45:18 35.4mph @ 5:45:18 (NoQC) 32.5mph @ 5:45:18 (0.1s) 30.7mph @ 5:45:18 (1s) 29.2mph @ 5:45:29 (3s) 24.5mph @ 5:45:42 (60s) 22.5mph @ 5:45:43 (300s)		15.2mph at 5:45:15 16.2mph @ 5:44:43 (1s) 14.7mph @ 5:44:43 (3s) 21.4mph @ 5:45:16 (60s) 21.9mph @ 5:44:53 (300s)	1039 / 24.5mph	30.5mph at 5:45:34 29.8mph @ 5:45:34 (1s) 29.2mph @ 5:45:36 (3s) 25.1mph @ 5:45:42 (60s) 23.5mph @ 5:45:42 (300s)	17.0mph at 5:44:43 17.2mph @ 5:44:43 (1s) 17.6mph @ 5:44:44 (3s) 22.4mph @ 5:45:21 (60s) 23.1mph @ 5:44:55 (300s)	1593 / 25.1mph
2022-01-29 12:44:48 AM EST  2022-01-29 12:43:43 AM EST to 2022-01-29 12:44:43 AM EST (60s)	1005.43mb	12.31V	31.8°F 98%	39.1°F	NNE (29°)	37.3mph at 5:44:02 37.2mph @ 5:44:02 (0.1s) 34.2mph @ 5:44:08 (1s) 32.3mph @ 5:44:10 (3s) 23.4mph @ 5:44:39 (60s) 22.8mph @ 5:44:37 (300s)	12.4mph at 5:43:52 13.3mph @ 5:44:41 (1s) 15.7mph @ 5:44:42 (3s) 20.7mph @ 5:43:43 (60s) 22.5mph @ 5:43:55 (300s)	6215 / 22.9mph	36.4mph at 5:44:02 40.0mph @ 5:44:02 (NoQC) 36.1mph @ 5:44:02 (1s) 33.5mph @ 5:44:09 (3s) 31.3mph @ 5:44:10 (3s) 22.6mph @ 5:44:12 (60s) 22.1mph @ 5:43:43 (300s)		10.8mph at 5:43:52 12.3mph @ 5:44:41 (1s) 14.8mph @ 5:44:43 (3s) 20.0mph @ 5:43:44 (60s) 21.9mph @ 5:43:57 (300s)	930 / 22.0mph	33.3mph at 5:44:08 32.8mph @ 5:44:09 (1s) 31.6mph @ 5:44:10 (3s) 24.0mph @ 5:44:13 (60s) 23.3mph @ 5:44:38 (300s)	16.5mph at 5:44:28 16.8mph @ 5:44:28 (1s) 17.3mph @ 5:44:29 (3s) 21.4mph @ 5:43:43 (60s) 23.0mph @ 5:43:57 (300s)	1493 / 23.6mph
2022-01-29 12:43:48 AM EST  2022-01-29 12:42:43 AM EST to 2022-01-29 12:43:43 AM EST (60s)	1005.40mb	12.32V	31.8°F 98%	39.1°F	NNE (29°)	29.7mph at 5:43:14 29.6mph @ 5:43:14 (0.1s) 26.6mph @ 5:43:15 (1s) 27.8mph @ 5:43:17 (3s) 22.4mph @ 5:42:43 (60s) 23.9mph @ 5:42:43 (300s)	10.9mph at 5:43:37 11.7mph @ 5:43:37 (1s) 13.7mph @ 5:43:39 (3s) 19.4mph @ 5:43:12 (60s) 22.7 mph @ 5:43:40 (300s)	5611 / 20.7mph	32.9mph at 5:43:16 33.6mph @ 5:43:16 (NoQC) 30.8mph @ 5:43:16 (0.1s) 29.5mph @ 5:43:17 (1s) 28.1mph @ 5:43:17 (3s) 21.9mph @ 5:42:43 (60s) 23.1mph @ 5:42:43 (300s)		9.7mph at 5:42:52 11.1mph @ 5:42:53 (1s) 11.8mph @ 5:42:53 (3s) 18.5mph @ 5:43:12 (60s) 22.1mph @ 5:43:42 (300s)	849 / 20.1mph	28.2mph at 5:43:16 27.7mph @ 5:43:16 (1s) 27.1mph @ 5:43:17 (3s) 22.9mph @ 5:42:43 (60s) 24.2mph @ 5:42:43 (300s)	14.3mph at 5:42:53 14.5mph @ 5:42:54 (1s) 15.3mph @ 5:42:54 (3s) 19.8mph @ 5:43:12 (60s) 23.2mph @ 5:43:42 (300s)	1351 / 21.4mph
2022-01-29 12:42:48 AM EST  2022-01-29 12:41:43 AM EST to 2022-01-29	1005.66mb	12.30V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (31°)	34.4mph at 5:41:43 34.3mph @ 5:41:43 (0.1s) 32.6mph @ 5:41:43 (1s) 29.3mph @ 5:41:43 (3s) 25.5mph @ 5:41:59	13.0mph at 5:42:38 13.7mph @ 5:42:38 (1s) 14.6mph @ 5:42:40 (3s) 22.4mph @ 5:42:42 (60s) 23.9mph @ 5:42:42	6091 / 22.5mph	35.6mph at 5:41:43 36.9mph @ 5:42:02 (NoQC) 33.5mph @ 5:42:02 (0.1s) 32.6mph @ 5:41:43 (1s) 29.6mph @ 5:41:43		11.8mph at 5:42:41 13.5mph @ 5:42:42 (1s) 14.5mph @ 5:42:39 (3s) 21.9mph @ 5:42:42 (60s) 23.1mph @ 5:42:42	928 / 21.9mph	31.1mph at 5:41:43 30.6mph @ 5:42:03 (1s) 29.4mph @ 5:42:04 (3s) 25.7mph @ 5:41:59 (60s) 25.2mph @ 5:41:43	15.3mph at 5:42:38 15.4mph @ 5:42:39 (1s) 15.6mph @ 5:42:40 (3s) 22.9mph @ 5:42:43 (60s) 24.2mph @ 5:42:42	1448 / 22.9mph

12:42:43 AM EST (60s)						(60s) 25.0mph @ 5:41:43 (300s)	(300s)		(3s) 25.1mph @ 5:42:22 (60s) 24.1mph @ 5:41:43 (300s)	(300s)	(300s)	(300s)		
2022-01-29 12:41:48 AM EST  2022-01-29 12:40:43 AM EST to 2022-01-29 12:41:43 AM EST (60s)	1005.46mb	12.29V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (30°)	35.0mph at 5:41:42 34.9mph @ 5:41:42 (0.1s) 33.2mph @ 5:41:38 (1s) 31.5mph @ 5:41:40 (3s) 24.7mph @ 5:41:42 (60s) 25.1mph @ 5:41:08 (300s)	14.5mph at 5:40:44 15.0mph @ 5:40:45 (1s) 18.4mph @ 5:40:45 (3s) 22.0mph @ 5:40:52 (60s) 24.8mph @ 5:40:46 (300s)	6730 / 24.8mph	36.3mph at 5:41:42 37.2mph @ 5:41:37 (NoQC) 33.7mph @ 5:41:42 (0.1s) 32.0mph @ 5:41:38 (3s) 30.4mph @ 5:41:40 (3s) 24.2mph @ 5:41:42 (60s) 24.2mph @ 5:41:09 (300s)	12.9mph at 5:40:44 15.0mph @ 5:40:44 (1s) 16.8mph @ 5:40:45 (3s) 21.2mph @ 5:40:53 (60s) 23.8mph @ 5:40:47 (300s)	1026 / 24.2mph	33.6mph at 5:41:37 32.2mph @ 5:41:38 (1s) 31.0mph @ 5:41:40 (3s) 24.8mph @ 5:41:42 (60s) 25.3mph @ 5:41:09 (300s)	18.8mph at 5:40:45 19.4mph @ 5:40:45 (1s) 20.9mph @ 5:40:45 (3s) 22.7mph @ 5:40:54 (60s) 25.0mph @ 5:41:35 (300s)	1573 / 24.8mph
2022-01-29 12:40:48 AM EST  2022-01-29 12:39:43 AM EST to 2022-01-29 12:40:43 AM EST (60s)	1005.44mb	12.30V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (28°)	33.0mph at 5:39:49 32.9mph @ 5:39:49 (0.1s) 31.4mph @ 5:39:50 (1s) 30.3mph @ 5:39:51 (3s) 23.3mph @ 5:39:51 (60s) 25.0mph @ 5:40:26 (300s)	14.8mph at 5:40:17 15.3mph @ 5:40:17 (1s) 17.0mph @ 5:40:01 (3s) 21.6mph @ 5:40:19 (60s) 24.4mph @ 5:39:48 (300s)	6133 / 22.6mph	32.5mph at 5:40:20 34.2mph @ 5:40:20 (NoQC) 31.2mph @ 5:40:20 (0.1s) 30.1mph @ 5:39:50 (3s) 28.9mph @ 5:39:51 (60s) 22.7mph @ 5:39:44 (60s) 24.1mph @ 5:40:26 (300s)	11.9mph at 5:40:17 13.3mph @ 5:40:17 (1s) 15.4mph @ 5:40:18 (3s) 20.8mph @ 5:39:51 (60s) 23.3mph @ 5:39:43 (300s)	927 / 21.9mph	29.6mph at 5:39:50 29.2mph @ 5:39:50 (1s) 28.2mph @ 5:39:52 (3s) 23.7mph @ 5:39:54 (60s) 25.3mph @ 5:40:27 (300s)	17.3mph at 5:40:17 17.8mph @ 5:40:18 (1s) 19.1mph @ 5:40:01 (3s) 22.2mph @ 5:40:20 (60s) 24.7mph @ 5:39:43 (300s)	1473 / 23.3mph
2022-01-29 12:39:48 AM EST  2022-01-29 12:38:43 AM EST to 2022-01-29 12:39:43 AM EST (60s)	1005.31mb	12.32V	31.7°F 97%	39.1°F	NNE (28°)	33.4mph at 5:38:44 33.3mph @ 5:38:44 (0.1s) 32.2mph @ 5:38:45 (1s) 28.8mph @ 5:38:46 (3s) 26.7mph @ 5:38:54 (60s) 24.6mph @ 5:39:20 (300s)	14.5mph at 5:39:35 15.1mph @ 5:39:33 (1s) 16.3mph @ 5:39:35 (3s) 22.9mph @ 5:39:39 (60s) 24.2mph @ 5:38:51 (300s)	6292 / 23.2mph	35.1mph at 5:38:45 36.2mph @ 5:38:44 (NoQC) 32.9mph @ 5:38:44 (1s) 32.2mph @ 5:38:45 (1s) 29.7mph @ 5:38:47 (3s) 26.1mph @ 5:38:57 (60s) 23.6mph @ 5:39:20 (300s)	12.2mph at 5:39:27 13.6mph @ 5:39:27 (1s) 14.7mph @ 5:39:28 (3s) 22.6mph @ 5:39:41 (60s) 24.1mph @ 5:38:44 (300s)	961 / 22.7mph	31.3mph at 5:39:01 30.6mph @ 5:39:02 (1s) 29.3mph @ 5:38:46 (3s) 26.7mph @ 5:38:58 (60s) 24.9mph @ 5:39:20 (300s)	17.0mph at 5:39:27 17.3mph @ 5:39:28 (1s) 17.8mph @ 5:39:28 (3s) 23.7mph @ 5:39:42 (60s) 24.5mph @ 5:38:43 (300s)	1500 / 23.7mph
2022-01-29 12:38:48 AM EST  2022-01-29 12:37:43 AM EST to 2022-01-29 12:38:43 AM EST (60s)	1005.26mb	12.31V	31.7°F 97%	39.1°F	NNE (27°)	37.8mph at 5:38:30 37.6mph @ 5:38:30 (0.1s) 34.5mph @ 5:38:31 (1s) 32.4mph @ 5:38:00 (3s) 28.2mph @ 5:37:43 (60s) 24.3mph @ 5:38:19 (300s)	16.9mph at 5:37:51 17.8mph @ 5:38:23 (1s) 19.4mph @ 5:38:24 (3s) 26.3mph @ 5:38:42 (60s) 23.7mph @ 5:37:43 (300s)	7160 / 26.3mph	38.5mph at 5:38:31 41.1mph @ 5:38:30 (NoQC) 37.2mph @ 5:38:30 (0.1s) 35.3mph @ 5:38:31 (1s) 31.2mph @ 5:38:01 (3s) 26.7mph @ 5:37:43 (60s) 23.1mph @ 5:38:19 (300s)	12.9mph at 5:37:51 14.9mph @ 5:37:51 (60s) 17.4mph @ 5:37:51 (3s) 24.9mph @ 5:38:29 (60s) 22.7mph @ 5:37:56 (300s)	1072 / 25.3mph	34.4mph at 5:38:31 33.6mph @ 5:38:31 (1s) 31.0mph @ 5:38:33 (3s) 28.1mph @ 5:37:43 (60s) 24.5mph @ 5:38:19 (300s)	18.8mph at 5:38:24 19.2mph @ 5:38:24 (1s) 20.4mph @ 5:38:25 (3s) 26.2mph @ 5:38:42 (60s) 24.0mph @ 5:37:43 (300s)	1667 / 26.3mph
2022-01-29 12:37:48 AM EST  2022-01-29 12:36:43 AM EST to 2022-01-29 12:37:43 AM EST (60s)	1005.78mb	12.32V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (30°)	41.7mph at 5:36:43 41.4mph @ 5:36:43 (0.1s) 38.9mph @ 5:36:44 (1s) 35.2mph @ 5:36:45 (3s) 28.2mph @ 5:37:42 (60s) 23.7mph @ 5:37:42 (300s)	20.1mph at 5:37:29 21.5mph @ 5:36:50 (1s) 23.3mph @ 5:37:04 (3s) 23.7mph @ 5:36:43 (60s) 22.3mph @ 5:36:43 (300s)	7681 / 28.2mph	37.4mph at 5:36:44 40.0mph @ 5:36:44 (NoQC) 36.3mph @ 5:36:43 (1s) 34.2mph @ 5:36:44 (1s) 31.7mph @ 5:36:46 (3s) 26.7mph @ 5:37:41 (60s) 22.7mph @ 5:37:42 (300s)	17.1mph at 5:36:50 20.0mph @ 5:37:03 (1s) 21.7mph @ 5:37:05 (3s) 23.0mph @ 5:36:43 (60s) 21.5mph @ 5:36:43 (300s)	1134 / 26.7mph	36.0mph at 5:36:44 35.0mph @ 5:36:44 (1s) 33.5mph @ 5:36:46 (3s) 28.1mph @ 5:37:42 (60s) 24.0mph @ 5:37:42 (300s)	22.6mph at 5:37:04 23.0mph @ 5:37:04 (1s) 23.7mph @ 5:37:05 (3s) 24.2mph @ 5:36:43 (60s) 22.7mph @ 5:36:43 (300s)	1788 / 28.1mph
2022-01-29 12:36:48 AM EST  2022-01-29 12:35:43 AM EST to 2022-01-29 12:36:43 AM EST (60s)	1005.81mb	12.30V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (25°)	37.2mph at 5:36:27 37.2mph @ 5:36:27 (0.1s) 34.5mph @ 5:36:27 (1s) 32.0mph @ 5:36:29 (3s) 23.9mph @ 5:36:27 (60s) 22.3mph @ 5:36:42 (300s)	15.2mph at 5:36:40 16.3mph @ 5:35:56 (1s) 17.9mph @ 5:35:58 (3s) 20.4mph @ 5:35:45 (60s) 21.9mph @ 5:36:08 (300s)	6451 / 23.8mph	35.8mph at 5:36:27 38.0mph @ 5:36:27 (NoQC) 34.4mph @ 5:36:27 (0.1s) 32.9mph @ 5:36:27 (3s) 31.1mph @ 5:36:27 (3s) 23.2mph @ 5:36:27 (60s) 21.5mph @ 5:36:41 (300s)	12.7mph at 5:35:44 15.0mph @ 5:35:44 (1s) 16.9mph @ 5:35:43 (3s) 19.1mph @ 5:35:45 (60s) 21.1mph @ 5:36:19 (300s)	977 / 23.1mph	32.1mph at 5:36:27 31.4mph @ 5:36:28 (1s) 30.4mph @ 5:36:29 (3s) 28.1mph @ 5:36:28 (60s) 22.7mph @ 5:36:42 (300s)	18.4mph at 5:35:59 18.8mph @ 5:35:59 (1s) 19.1mph @ 5:35:59 (3s) 21.1mph @ 5:35:45 (60s) 22.3mph @ 5:36:10 (300s)	1537 / 24.3mph

2022-01-29 12:35:48 AM EST	1005.99mb	12.32V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (30°)	38.2mph at 5:35:27 38.1mph @ 5:35:27 (0.1s) 36.3mph @ 5:35:28 (1s) 34.2mph @ 5:35:30 (2s) 22.4mph @ 5:34:43 (60s) 22.6mph @ 5:34:53 (300s)	11.7mph at 5:35:18 12.5mph @ 5:35:18 (1s) 14.0mph @ 5:35:02 (3s) 19.5mph @ 5:35:26 (2s) 22.0mph @ 5:35:26 (300s)	5540 / 20.5mph	36.1mph at 5:35:28 38.3mph @ 5:35:29 (NoQC) 34.9mph @ 5:35:29 (1s) 33.9mph @ 5:35:30 (1s) 32.0mph @ 5:35:30 (2s) 21.5mph @ 5:34:43 (60s) 21.9mph @ 5:34:43 (300s)	9.5mph at 5:35:04 10.8mph @ 5:35:04 (1s) 11.8mph @ 5:35:04 (3s) 18.3mph @ 5:35:26 (60s) 21.2mph @ 5:35:27 (300s)	812 / 19.2mph	33.6mph at 5:35:29 33.0mph @ 5:35:30 (1s) 32.3mph @ 5:35:30 (3s) 22.7mph @ 5:34:43 (60s) 22.9mph @ 5:34:53 (300s)	13.5mph at 5:35:04 13.8mph @ 5:35:04 (1s) 14.0mph @ 5:35:04 (3s) 20.2mph @ 5:35:27 (60s) 22.3mph @ 5:35:22 (300s)	1339 / 21.2mph	
2022-01-29 12:34:43 AM EST to 2022-01-29 12:35:43 AM EST (60s)						2022-01-29 12:34:48 AM EST	1005.95mb	12.33V	31.9°F 97%	39.1°F	NNE (27°)	30.6mph at 5:33:49 30.5mph @ 5:33:49 (0.1s) 28.7mph @ 5:33:50 (1s) 27.8mph @ 5:34:25 (3s) 24.3mph @ 5:33:46 (60s) 23.0mph @ 5:33:45 (300s)	13.4mph at 5:33:54 14.4mph @ 5:33:55 (1s) 17.0mph @ 5:34:10 (3s) 22.4mph @ 5:34:42 (60s) 22.6mph @ 5:34:40 (300s)	6072 / 22.4mph	31.6mph at 5:34:12 32.8mph @ 5:34:12 (NoQC) 30.2mph @ 5:34:12 (1s) 28.9mph @ 5:34:13 (1s) 26.6mph @ 5:34:25 (60s) 23.5mph @ 5:33:45 (60s) 22.2mph @ 5:33:47 (300s)
2022-01-29 12:33:48 AM EST	1006.07mb	12.33V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (29°)	32.9mph at 5:33:32 32.8mph @ 5:33:32 (0.1s) 32.0mph @ 5:33:32 (1s) 31.2mph @ 5:33:34 (3s) 23.8mph @ 5:33:42 (60s) 22.9mph @ 5:33:39 (300s)	11.7mph at 5:32:45 12.9mph @ 5:32:45 (1s) 15.8mph @ 5:33:07 (3s) 21.0mph @ 5:32:45 (60s) 22.3mph @ 5:32:45 (300s)	6454 / 23.8mph	35.1mph at 5:33:33 36.4mph @ 5:33:33 (NoQC) 33.2mph @ 5:33:33 (0.1s) 33.0mph @ 5:33:33 (1s) 31.7mph @ 5:33:34 (1s) 23.1mph @ 5:33:42 (60s) 22.2mph @ 5:33:39 (300s)	10.3mph at 5:32:45 12.0mph @ 5:33:07 (1s) 13.7mph @ 5:33:07 (3s) 20.3mph @ 5:32:45 (60s) 21.6mph @ 5:32:45 (300s)	978 / 23.1mph	31.3mph at 5:33:33 30.9mph @ 5:33:33 (1s) 30.1mph @ 5:33:34 (3s) 24.0mph @ 5:33:42 (60s) 23.2mph @ 5:33:40 (300s)	16.0mph at 5:33:07 16.4mph @ 5:33:07 (1s) 17.6mph @ 5:33:08 (3s) 21.2mph @ 5:32:46 (60s) 22.6mph @ 5:32:46 (300s)	1523 / 24.1mph	
2022-01-29 12:32:43 AM EST to 2022-01-29 12:33:43 AM EST (60s)						2022-01-29 12:32:48 AM EST	1005.92mb	12.31V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (31°)	31.2mph at 5:32:16 31.1mph @ 5:32:16 (0.1s) 29.9mph @ 5:32:16 (1s) 27.7mph @ 5:32:18 (3s) 22.8mph @ 5:31:43 (60s) 22.5mph @ 5:31:45 (300s)	12.2mph at 5:32:04 12.8mph @ 5:32:04 (1s) 14.9mph @ 5:32:05 (3s) 21.0mph @ 5:32:15 (60s) 22.1mph @ 5:32:14 (300s)	5778 / 21.3mph	30.9mph at 5:32:16 33.6mph @ 5:32:16 (NoQC) 30.9mph @ 5:32:16 (0.1s) 29.4mph @ 5:32:17 (1s) 27.0mph @ 5:32:18 (3s) 22.3mph @ 5:31:43 (60s) 21.8mph @ 5:31:43 (300s)
2022-01-29 12:31:48 AM EST	1005.99mb	12.29V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (29°)	30.2mph at 5:31:06 30.2mph @ 5:31:06 (0.1s) 29.7mph @ 5:31:06 (1s) 28.0mph @ 5:31:07 (3s) 23.6mph @ 5:31:17 (60s) 22.8mph @ 5:30:43 (300s)	12.5mph at 5:31:23 13.3mph @ 5:31:23 (1s) 16.4mph @ 5:31:24 (3s) 22.6mph @ 5:30:46 (60s) 22.4mph @ 5:31:03 (300s)	6205 / 22.9mph	32.6mph at 5:31:08 34.0mph @ 5:31:07 (NoQC) 31.2mph @ 5:31:07 (0.1s) 30.0mph @ 5:31:08 (1s) 29.0mph @ 5:31:09 (3s) 23.1mph @ 5:31:18 (60s) 21.9mph @ 5:31:30 (300s)	12.0mph at 5:31:24 14.1mph @ 5:31:24 (1s) 15.6mph @ 5:31:33 (3s) 21.9mph @ 5:30:47 (60s) 21.7mph @ 5:31:04 (300s)	946 / 22.3mph	28.8mph at 5:31:06 28.2mph @ 5:31:07 (1s) 28.1mph @ 5:31:09 (3s) 23.8mph @ 5:31:18 (60s) 23.1mph @ 5:30:43 (300s)	17.0mph at 5:31:33 17.5mph @ 5:31:33 (1s) 18.5mph @ 5:31:33 (3s) 23.0mph @ 5:31:42 (60s) 22.8mph @ 5:31:04 (300s)	1457 / 23.0mph	
2022-01-29 12:30:43 AM EST to 2022-01-29 12:31:43 AM EST (60s)						2022-01-29 12:31:48 AM EST	1005.67mb	12.31V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (30°)	33.8mph at 5:29:44 33.7mph @ 5:29:44 (0.1s) 29.4mph @ 5:29:45 (1s) 27.1mph @ 5:30:20 (3s) 24.1mph @ 5:30:09 (60s) 22.9mph @ 5:30:31 (300s)	14.7mph at 5:29:51 16.0mph @ 5:29:51 (1s) 18.0mph @ 5:29:52 (3s) 22.4mph @ 5:30:40 (60s) 22.4mph @ 5:29:52 (300s)	6162 / 22.7mph	31.1mph at 5:30:32 34.8mph @ 5:30:07 (NoQC) 31.8mph @ 5:30:07 (0.1s) 28.8mph @ 5:30:08 (1s) 26.1mph @ 5:30:35 (3s) 23.4mph @ 5:29:47 (60s) 22.1mph @ 5:30:20 (300s)
2022-01-29 12:29:48 AM EST	1005.90mb	12.34V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (25°)	33.6mph at 5:29:16 33.5mph @ 5:29:16 (0.1s)	15.1mph at 5:29:07 15.5mph @ 5:29:07 (1s)	6479 / 23.9mph	33.3mph at 5:29:34 34.2mph @ 5:29:34 (NoQC)	12.3mph at 5:29:07 14.0mph @ 5:29:07 (1s)	982 / 23.2mph	30.5mph at 5:29:34 29.9mph @ 5:29:35 (1s)	17.2mph at 5:29:07 17.5mph @ 5:29:07 (1s)	1530 / 24.2mph	

2022-01-29 12:28:43 AM EST to 2022-01-29 12:29:43 AM EST (60s)						31.8mph @ 5:29:34 (1s) 29.5mph @ 5:29:29 (3s) 24.1mph @ 5:29:39 (60s) 22.7mph @ 5:28:43 (300s)	17.7mph @ 5:29:08 (3s) 21.0mph @ 5:28:43 (60s) 22.2mph @ 5:29:23 (300s)		31.4mph @ 5:29:34 (0.1s) 30.5mph @ 5:29:27 (1s) 29.0mph @ 5:29:28 (3s) 23.3mph @ 5:29:40 (60s) 21.8mph @ 5:28:43 (300s)	16.1mph @ 5:29:07 (3s) 20.1mph @ 5:28:43 (60s) 21.3mph @ 5:29:23 (300s)		29.0mph @ 5:29:36 (1s) 24.2mph @ 5:29:41 (60s) 23.0mph @ 5:28:43 (300s)	18.2mph @ 5:29:08 (3s) 21.5mph @ 5:28:43 (60s) 22.6mph @ 5:28:25 (300s)	
2022-01-29 12:28:48 AM EST  2022-01-29 12:27:43 AM EST to 2022-01-29 12:28:43 AM EST (60s)	1005.77mb	12.33V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (23°)	34.9mph at 5:28:04 34.8mph @ 5:28:04 (0.1s) 32.4mph @ 5:28:04 (1s) 27.3mph @ 5:28:06 (3s) 22.0mph @ 5:27:43 (60s) 22.8mph @ 5:28:22 (300s)	11.1mph at 5:28:00 12.5mph @ 5:28:00 (1s) 15.1mph @ 5:28:01 (3s) 19.7mph @ 5:28:15 (60s) 22.6mph @ 5:28:02 (300s)	5703 / 21.1mph	34.1mph at 5:28:04 36.3mph @ 5:28:04 (NoQC) 33.2mph @ 5:28:04 (1s) 30.7mph @ 5:28:04 (1s) 25.6mph @ 5:28:06 (60s) 21.4mph @ 5:27:43 (60s) 22.0mph @ 5:28:22 (300s)	11.8mph at 5:27:44 12.9mph @ 5:28:00 (1s) 14.4mph @ 5:28:01 (3s) 18.8mph @ 5:28:13 (60s) 21.8mph @ 5:28:02 (300s)	852 / 20.2mph	28.4mph at 5:28:04 27.8mph @ 5:28:05 (1s) 26.1mph @ 5:28:37 (3s) 22.5mph @ 5:27:43 (60s) 23.1mph @ 5:28:23 (300s)	15.7mph at 5:28:00 15.9mph @ 5:28:01 (1s) 16.4mph @ 5:28:02 (3s) 20.4mph @ 5:28:13 (60s) 23.0mph @ 5:28:03 (300s)	1359 / 21.5mph
2022-01-29 12:27:48 AM EST  2022-01-29 12:26:43 AM EST to 2022-01-29 12:27:43 AM EST (60s)	1005.94mb	12.34V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (27°)	36.3mph at 5:26:56 36.3mph @ 5:26:56 (0.1s) 35.0mph @ 5:26:56 (1s) 31.5mph @ 5:26:57 (3s) 24.2mph @ 5:26:43 (60s) 22.8mph @ 5:27:12 (300s)	11.6mph at 5:27:17 11.9mph @ 5:27:18 (1s) 14.4mph @ 5:27:18 (3s) 22.0mph @ 5:27:42 (60s) 22.5mph @ 5:26:50 (300s)	5978 / 22.1mph	35.1mph at 5:26:55 37.6mph @ 5:26:55 (NoQC) 34.2mph @ 5:26:55 (1s) 32.7mph @ 5:26:56 (1s) 30.2mph @ 5:26:57 (3s) 22.9mph @ 5:26:43 (60s) 22.0mph @ 5:27:12 (300s)	11.3mph at 5:27:17 12.5mph @ 5:27:17 (1s) 14.3mph @ 5:27:26 (3s) 21.4mph @ 5:27:43 (60s) 21.7mph @ 5:26:54 (300s)	910 / 21.5mph	32.9mph at 5:26:56 31.7mph @ 5:26:56 (1s) 30.1mph @ 5:26:58 (3s) 24.3mph @ 5:26:43 (60s) 23.1mph @ 5:27:09 (300s)	15.4mph at 5:27:25 15.6mph @ 5:27:26 (1s) 16.1mph @ 5:27:26 (3s) 22.5mph @ 5:27:42 (60s) 22.8mph @ 5:27:28 (300s)	1423 / 22.5mph
2022-01-29 12:26:48 AM EST  2022-01-29 12:25:43 AM EST to 2022-01-29 12:26:43 AM EST (60s)	1005.69mb	12.32V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (30°)	33.7mph at 5:26:36 33.6mph @ 5:26:36 (0.1s) 32.5mph @ 5:26:36 (1s) 30.4mph @ 5:25:44 (3s) 24.7mph @ 5:26:23 (60s) 22.7mph @ 5:26:07 (300s)	14.8mph at 5:26:24 15.9mph @ 5:26:24 (1s) 17.3mph @ 5:26:17 (3s) 20.9mph @ 5:25:43 (3s) 22.4mph @ 5:26:30 (300s)	6573 / 24.2mph	33.5mph at 5:26:36 34.1mph @ 5:26:36 (NoQC) 31.2mph @ 5:26:36 (0.1s) 31.0mph @ 5:25:43 (1s) 29.8mph @ 5:25:44 (3s) 23.9mph @ 5:26:23 (60s) 21.9mph @ 5:26:08 (300s)	11.6mph at 5:26:15 13.3mph @ 5:26:16 (1s) 15.0mph @ 5:26:16 (3s) 20.3mph @ 5:25:43 (60s) 21.6mph @ 5:26:34 (300s)	975 / 23.0mph	31.0mph at 5:25:55 30.4mph @ 5:25:43 (1s) 30.1mph @ 5:25:44 (3s) 25.1mph @ 5:26:23 (60s) 23.0mph @ 5:26:08 (300s)	17.7mph at 5:26:15 18.2mph @ 5:26:16 (1s) 18.9mph @ 5:26:17 (3s) 21.5mph @ 5:25:43 (60s) 22.7mph @ 5:26:32 (300s)	1541 / 24.3mph
2022-01-29 12:25:48 AM EST  2022-01-29 12:24:43 AM EST to 2022-01-29 12:25:43 AM EST (60s)	1005.60mb	12.36V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (29°)	33.7mph at 5:25:41 33.6mph @ 5:25:41 (0.1s) 32.1mph @ 5:25:42 (1s) 29.1mph @ 5:25:43 (3s) 25.1mph @ 5:24:43 (60s) 22.4mph @ 5:24:43 (300s)	12.4mph at 5:25:11 12.6mph @ 5:25:12 (1s) 13.4mph @ 5:25:13 (3s) 20.3mph @ 5:25:35 (60s) 22.1mph @ 5:25:19 (300s)	5668 / 20.9mph	33.1mph at 5:25:42 35.1mph @ 5:25:42 (NoQC) 32.3mph @ 5:25:42 (0.1s) 31.5mph @ 5:25:42 (1s) 29.3mph @ 5:25:43 (3s) 24.4mph @ 5:24:43 (60s) 21.7mph @ 5:24:43 (300s)	10.5mph at 5:24:56 12.2mph @ 5:24:56 (1s) 13.3mph @ 5:25:14 (3s) 19.3mph @ 5:25:25 (60s) 21.3mph @ 5:25:20 (300s)	857 / 20.3mph	31.0mph at 5:25:42 30.5mph @ 5:25:42 (1s) 29.6mph @ 5:25:42 (3s) 25.3mph @ 5:24:43 (60s) 22.8mph @ 5:25:42 (300s)	14.0mph at 5:25:12 14.3mph @ 5:25:12 (1s) 14.9mph @ 5:25:14 (3s) 20.9mph @ 5:25:36 (60s) 22.4mph @ 5:25:20 (300s)	1363 / 21.6mph
2022-01-29 12:24:48 AM EST  2022-01-29 12:23:43 AM EST to 2022-01-29 12:24:43 AM EST (60s)	1005.94mb	12.36V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (32°)	34.9mph at 5:24:12 34.8mph @ 5:24:12 (0.1s) 32.1mph @ 5:24:07 (1s) 30.6mph @ 5:24:08 (3s) 25.6mph @ 5:24:22 (60s) 22.5mph @ 5:24:24 (300s)	16.6mph at 5:24:26 17.1mph @ 5:24:27 (1s) 19.4mph @ 5:24:28 (3s) 21.1mph @ 5:23:43 (60s) 22.1mph @ 5:23:44 (300s)	6826 / 25.1mph	34.2mph at 5:24:07 34.6mph @ 5:24:07 (NoQC) 31.8mph @ 5:24:07 (0.1s) 31.2mph @ 5:24:07 (1s) 30.7mph @ 5:24:08 (3s) 25.2mph @ 5:24:23 (60s) 21.9mph @ 5:24:24 (300s)	12.6mph at 5:24:27 14.3mph @ 5:24:27 (1s) 16.2mph @ 5:24:28 (3s) 20.4mph @ 5:23:43 (60s) 21.4mph @ 5:23:44 (300s)	1034 / 24.4mph	32.4mph at 5:24:07 31.8mph @ 5:24:07 (1s) 30.6mph @ 5:24:08 (3s) 25.4mph @ 5:24:23 (60s) 22.9mph @ 5:24:10 (300s)	18.4mph at 5:24:27 18.9mph @ 5:24:27 (1s) 20.5mph @ 5:24:41 (3s) 21.4mph @ 5:23:43 (60s) 22.5mph @ 5:23:45 (300s)	1606 / 25.3mph
2022-01-29 12:23:48 AM EST  2022-01-29 12:22:43 AM EST to 2022-01-29	1005.99mb	12.35V	31.8°F 97%	39.1°F	NNE (30°)	30.1mph at 5:23:27 30.1mph @ 5:23:27 (0.1s) 28.4mph @ 5:23:27 (1s) 27.3mph @ 5:23:28 (3s) 21.2mph @ 5:22:43	13.1mph at 5:23:13 14.5mph @ 5:23:13 (1s) 16.4mph @ 5:23:07 (3s) 19.2mph @ 5:23:23 (60s) 22.1mph @ 5:23:42	5732 / 21.2mph	30.4mph at 5:23:30 31.5mph @ 5:23:30 (NoQC) 29.1mph @ 5:23:30 (0.1s) 28.4mph @ 5:23:30 (1s) 27.3mph @ 5:23:31	11.6mph at 5:23:06 12.9mph @ 5:23:07 (1s) 15.2mph @ 5:23:07 (3s) 18.5mph @ 5:23:23 (60s) 21.4mph @ 5:23:41	866 / 20.5mph	28.7mph at 5:23:27 28.0mph @ 5:23:28 (1s) 27.1mph @ 5:23:29 (3s) 21.5mph @ 5:22:43 (60s) 23.4mph @ 5:22:43	15.9mph at 5:23:07 16.2mph @ 5:23:07 (1s) 17.2mph @ 5:23:07 (3s) 19.5mph @ 5:23:23 (60s) 22.5mph @ 5:23:42	1349 / 21.4mph

12:23:43 AM EST (60s)					(60s) 22.9mph @ 5:22:43 (300s)	(300s)	(3s) 20.5mph @ 5:22:43 (60s) 22.2mph @ 5:22:43 (300s)	(300s)	(300s)	(300s)	
-----------------------------	--	--	--	--	---	--------	---	--------	--------	--------	--

Execution time (ms): -0.06937 Duplicates: 2